THE

PROPHETICAL BOOKS

OF THE

OLD TESTAMENT

TRANSLATED OUT OF THE HEBREW

INTO MALAYALAM

BY THE

Rev. Dr. H. GUNDERT
Basel German Ev. Mission.

First Edition

വലിയ ചെറിയ പ്രവാചകന്മാർ

എന്നിവ അടങ്ങുന്ന

പ്രവാചകലേഖകം

MANGALORE
TO BE HAD AT THE BASEL MISSION BOOK & TRACT DEPOSITORY
1886

PRINTED AT THE BASEL MISSION PRESS, MANGALORE.

Ga XXXIV. 5. ang

TABLE OF CONTENTS.

	Page
Isaiah	1
Jeremiah	109
Lamentations	229
Ezekiel	239
Daniel	341
Hosea	373
Joel	389
Amos	395
Obadiah	408
Jonah	410
Micah	414
Nahum	424
Habakkuk	428
Zephaniah	433
Haggai	438
Zechariah	442
Malachi	462

പൊരുളടക്കം.

	അദ്ധ്യായം.	ഭാഗം.
യശയ്യാ	൬൬	1
യിറമിയാ	൫൨	109
വിലാപങ്ങൾ	൫	229
യഹെസ്ക്കേൽ	൪൮	239
ദാനിയേൽ	൧൨	341
ഹോശേയ	൧൪	373
യോവേൽ	൪	389
ആമോസ്	൯	395
ഒബദ്യാ	൧	408
യോനാ	൪	410
മീകാ	൭	414
നഹൂം	൩	424
ഹബക്കൂക്	൩	428
ചഫന്യാ	൩	433
ഹഗ്ഗായി	൨	438
ജകര്യാ	൧൪	442
മലാകി	൩	462

THE BOOK OF THE PROPHET

ISAIAH.

യശയ്യാ.

൧. അദ്ധ്യായം.

൧ ഉജ്ജീയാ യോഥാം ആഹാജ് ഹിജക്കീയാ എന്ന യഹൂദരാജാക്കന്മാ
രുടെ ദിവസങ്ങളിൽ ആമോചിൻ പുത്രനായ യശയ്യാ യഹൂദയെയും യ
രുശലേമിനെയും കുറിച്ചു ദൎശിച്ച ദൎശനം.

I. യഹോവ പാപാധിക്യത്താലേ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വജനത്തെ കു
റ്റം ചുമത്തി (൧൦) ബാഹ്യസേവയല്ല മനന്തിരിവിനെ ചോദിച്ചു (൧൮) വങ്കു
റ്റത്തെ തെളിയിച്ചു (൨൪) കൊടിയ ശിക്ഷകളാൽ പുതുക്കം വരുത്തുവാൻ നോ
ക്കുന്നു. (ആഹാജിൻ കാലം.)

൨ അല്ലയോ വാനങ്ങളേ കേൾപ്പിൻ, ഭൂമിയേ ചെവിക്കൊൾക. യഹോ
വ ആകട്ടേ ചൊല്ലുന്നിതു: ഞാൻ മക്കളെ വളൎത്തി ഉയൎത്തി, അവർ എ
൩ ന്നോടു ദ്രോഹിക്കയും ചെയ്തു. കാള തന്നുടയവനെയും കഴുത യജമാന
ന്റെ തൊട്ടിയെയും അറിയുന്നു, ഇസ്രയേൽ മാത്രം അറിയാ, എൻജനം
൪ ബോധിക്കുന്നില്ല. ഹാ പാപിജാതിയേ, അകൃത്യം കനത്തുള്ള ജനമേ,
ദുഷ്കൃതികളുടെ സന്തതിയേ, വല്ലാത്ത മക്കളേ! യഹോവയെ വിട്ടു ഇസ്ര
യേലിലേ വിശുദ്ധനെ നിരസിച്ചു പിൻവാങ്ങിപ്പോയല്ലോ; മത്സരം കൂ
൫ ട്ടിവെക്കുകയിൽ ഇനി നിങ്ങളെ അടിച്ചുപോരേണ്ടത് എന്തിന്നു? തല
൬ എല്ലാം വ്യാധിവശത്തായി ഹൃദയം ഒക്കേ രോഗാൎത്തം; കാലടിയോടു മു
ടിയോളം ഇതിൽ ആരോഗ്യം ഏതും ഇല്ല. മുറിവും പുണ്ണും പുതുവ്രണ
വും (ഉള്ളു); അവ അമുക്കീട്ടും കെട്ടീട്ടും എണ്ണ തേച്ചു ശമിപ്പിച്ചിട്ടും ഇല്ല.
൭ നിങ്ങളുടെ ദേശം പാഴായി, നിങ്ങളുടെ ഊരുകൾ തീക്കൊണ്ടു വെന്തുപോ
യി, നിങ്ങളുടെ നിലം അന്യന്മാർ നിങ്ങൾ കാങ്കേ ഭക്ഷിക്കുന്നു, പരന്മാർ

൭ മറിച്ചുകളയും പ്രകാരം പാഴ്നിലം അത്രേ. ചീയോൻപുത്രി ശേഷിച്ച
തോ പറമ്പിലേ കുടിൽ പോലേ, വെള്ളരിത്തോട്ടത്തിലേ ചാള പോലേ,
൯ വളഞ്ഞ പട്ടണം പോലേ. സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ നമുക്ക് അല്പ
മൊരു ശേഷിപ്പു വെച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നാം സദോം പോലേ ആയി ഘ
മോറയോട് ഒത്തുചമഞ്ഞു.
൧൦ ഹേ സദോമ്യ അധികാരികളേ യഹോവയുടെ വചനം കേൾപ്പിൻ;
ഘമോറജനമേ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ ധൎമ്മോപദേശം ചെവിക്കൊ
൧൧ ൾവിൻ. നിങ്ങളുടെ ബലിപ്പെരുപ്പം എനിക്ക് എന്തിനു? എന്ന് യ
ഹോവ പറയുന്നു. മുട്ടാടുകളുടെ ഹോമങ്ങളും തടിപ്പിച്ച കന്നുകളേ നെ
യ്യുംകൊണ്ടു ഞാൻ തൃപ്തനായി, കാള കുഞ്ഞാടു കോലാടു ഇവററിൻ ചോ
൧൨ രയും രുചിക്കുന്നില്ല. എന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ കാണപ്പെടുവാൻ വരു
൧൩ മ്പോൾ ഇവ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽനിന്നു ചോദിച്ചത് ആർ? എന്റെ
മുററങ്ങളെ ചവിട്ടുവാനോ? മായക്കാഴ്ചയെ ഇനി കൊണ്ടുവരേണ്ട, അ
ത് എനിക്ക് അറെപ്പുള്ള ധൂപം. വാവും ശബ്ബത്തും സഭ കൂട്ടിവിളിക്ക
൧൪ യും എങ്കിലോ എനിക്ക് അക്രമവും പെരുനാളും ചേരാതു. നിങ്ങളുടെ
വാവുകളെയും സങ്കേതങ്ങളെയും എന്മനസ്സ് ദ്വേഷിക്കുന്നു; അവ എ
൧൫ നിക്ക് അസഹ്യമായിപ്പോയി, ഞാൻ ചുമന്നു വലഞ്ഞു. നിങ്ങൾ കൈ
കളെ പരത്തുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളിൽനിന്നു കണ്ണുകളെ മറെക്കും; പ്രാ
ൎത്ഥന പെരുകിയാലും ഞാനും കേൾക്കുന്നില്ല; നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ
൧൬ ചോരകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കഴുകിക്കൊണ്ടു നിൎമ്മലരാകുവിൻ, നിങ്ങ
ടെ പ്രവൃത്തികളുടെ തിന്മയെ എൻ കണ്ണുകൾക്കു മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കു
൧൭ വിൻ, തിന്മ ചെയ്യുന്നതു വിട്ടൊഴിവിൻ! നന്മ ചെയ്വാൻ പഠിപ്പിൻ,
ന്യായത്തെ തിരവിൻ, ദുശ്ശീലക്കാരനെ വഴിനടത്തുവിൻ, അനാഥനു
വിധിപ്പിൻ, വിധവെക്കായി വാദിപ്പിൻ!
൧൮ അല്ലയോ വരുവിൻ നമ്മിൽ വ്യവഹരിച്ചുകൊൾക എന്നു യഹോവ
പറയുന്നു; നിങ്ങടെ പാപങ്ങൾ ധൂമ്രം പോലേ ഇരുന്നാലും ഹിമം പോ
ലേ വെളുക്കും, അരക്കു പോലേ ചുവന്നാലും പഞ്ഞി പോലേ ആകും.
൧൯ നിങ്ങൾ മനസ്സായി കേട്ടുകൊണ്ടാൽ ദേശത്തിലേ നന്മയെ ഭുജിക്കും,
൨൦ മനംകെട്ടു മറുത്താലോ വാളാൽ ഭുജിക്കപ്പെടും; യഹോവാവായി ഉരെച്ചി
൨൧ ട്ടുണ്ടല്ലോ. വിശ്വസ്തനഗരമായവൾ എങ്ങനേ വേശ്യയായിപ്പോയി!
(പണ്ടു) ന്യായം നിറഞ്ഞും നീതി പാൎത്തും ഇപ്പോൾ കുലപാതകന്മാർ (വ
൨൨ സിച്ചും) ഉള്ളവളേ! നിന്റെ വെള്ളി കറയായി ചമഞ്ഞു, നിന്റെ പാ

൨൩ നം വെള്ളത്താൽ നിസ്സാരമായതു. നിന്റെ മുമ്പർ വമ്പരും കള്ളൎക്ക
ക്കൂട്ടാളികളും അത്രേ, ഏവനും കൈക്കൂലിയെ സ്നേഹിച്ചും പ്രതിഫലങ്ങളെ
പിന്തുടൎന്നും കൊള്ളുന്നു, അനാഥന്നു വിധിക്കയും ഇല്ല വിധവയുടെ വാ
൨൪ ദം അവരുടെ മുമ്പിൽ വരികയും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടു സൈന്യങ്ങളുടയ
യഹോവ എന്ന കൎത്താവും ഇസ്രയേലിലേ ശൂരനും ആയവന്റെ അരുള
പ്പാടാവിതു: ഹാ എന്റെ എതിരികളിൽ ഞാൻ പ്രതിക്രിയ നടത്തി ശ
൨൫ ത്രുക്കളിൽ പകരം ചെയ്യും. നിന്റെ മേൽ എൻ കൈ തിരിച്ചു ക്ഷാരം
കൊണ്ടു് എന്ന പോലേ നിന്റെ കറയെ ഉരുക്കി നിൻ ഈയത്തെ തീ
൨൬ രെ നീക്കുകയും, മുമ്പേ ഉള്ള പ്രകാരം നിന്റെ ന്യായാധിപന്മാരെയും
ആദിയിൽ എന്ന പോലേ നിന്റെ മന്ത്രികളെയും യഥാക്രമം ആക്കുക
യും, പിന്നേ നിണക്കു നീതിപട്ടണം വിശ്വസ്തനഗരം എന്ന പേർ വരി
൨൭ കയും ചെയ്യും. ചീയോൻ ന്യായത്താലും അതിൽ മനന്തിരിയുന്നവർ നീ
൨൮ തിയാലും വീണ്ടെടുക്കപ്പെടും. ദ്രോഹികൾക്കും പാപികൾക്കും ഒക്കത്ത
൨൯ ക്ക ഭംഗമത്രേ. യഹോവയെ വെടിഞ്ഞവർ മുടിഞ്ഞുപോകും. നിങ്ങൾ
കാംക്ഷിച്ച മാവുകളിൽ ഇനി നാണവും നിങ്ങൾക്കു് തെളിഞ്ഞ പൂങ്കാവു
൩൦ കളിൽ അമ്പരപ്പും തോന്നും. ഇല കൊഴിയുന്ന മാവിന്നും വെള്ളം
൩൧ ഇല്ലാത്ത പൂങ്കാവിന്നും നിങ്ങൾ ഒത്തുചമയും സത്യം. വിക്രമവാൻ
ശണച്ചണ്ടിയും അവന്റെ കൃതി തീപ്പൊരിയും ആയി ചമഞ്ഞിട്ടു് ആരും
കെടുക്കാതേ രണ്ടും ഒന്നിച്ചു കത്തും.

II. ൨. അദ്ധ്യായം. (—൫, ൩൦.)

ശേഷത്തിങ്കൽ ഇസ്രയേൽ സകലജാതികളിലും ഉയൎന്നിട്ടുള്ള ഒരു സമാധാനരാജ്യം ഉദിക്കേണ്ടതാകയാൽ (൫) ഇപ്പോഴത്തേ ദുൎന്നടപ്പിന്നും വിഗ്രഹാരാധനെക്കും (൧൨) മുമ്പേ ശിക്ഷാവിധിനാൾ ആവശ്യം തന്നേ. (൩, ൧) യഹൂദ അരാജകമായി മാഴ്കിപ്പോകുന്നതിന്നു (൮) മഹത്തുക്കളുടെ അക്രമവും (൧൬) സ്ത്രീകളുടെ ഗൎവ്വവും ഹേതുവാകുന്നു. (൪, ൨) ഒരു ശേഷിപ്പു രക്ഷപ്പെട്ടു യഹോവാനിഴലിൽ സുഖിക്കും താനും. (യോഥാമിൻകാലം.)

൧ ആമോചിൻ പുത്രനായ യശയ്യാ യഹൂദയെയും യരുശലേമിനെയും
൨ കുറിച്ചു ദൎശിച്ച വചനം. ദിവസങ്ങളുടെ അന്ത്യത്തിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള
തു: യഹോവാലയപൎവ്വതം മലകളുടെ തലമേൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടും കുന്നുക
ളെക്കാൾ ഉയൎന്നും ഇരിക്കും, സകലജാതികളും അതിലേക്കു് ഒഴുകിച്ചെ
൩ ല്ലും. അനേകവംശങ്ങൾ വന്നു: അല്ലയോ നാം യഹോവയുടെ മലെ

ക്കും യാക്കോബ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലേക്കും കരേറിപ്പോക, അ
വൻ സ്വമാൎഗ്ഗങ്ങളെ നമുക്ക് ഉപദേശിക്ക, അവന്റെ ഞെറികളിൽ നാം
൪ നടക്കയും ചെയ്യും എന്നു പറയും. ചിയോനിൽനിന്നു ധൎമ്മോപദേശ
വും യരുശലേമിൽനിന്നു യഹോവാവചനവും പുറപ്പെട്ടുമല്ലോ. (അന്ന്)
അവൻ ജാതികൾക്ക് നടുതീൎത്തു പല വംശങ്ങൾക്കും ശാസന വിധിപ്പ
താൽ ആയവർ വാളുകളെ കൊഴുക്കളായിട്ടും കുന്തങ്ങളെ ചെത്തുകത്തിക
ളായിട്ടും അടിച്ചു തീൎക്കും, ജാതിയെക്കൊള്ളേ ജാതി വാൾ ഓങ്ങുകയില്ല,
അവർ യുദ്ധത്തെ ഇനി അഭ്യസിക്കുകയും ഇല്ല. (മീക. ൪, ൧—൪).
൫ അല്ലയോ യാക്കോബ് ഗൃഹമേ നാം യഹോവയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ
൬ നടന്നുവരിക! നീയോ യാക്കോബ് ഗൃഹമാകുന്ന നിൻജനത്തെ തള്ളി
ക്കളഞ്ഞതു അവർ കിഴക്കന്മൎയ്യാദകളാലും ഫലിഷ്ടരെ പോലേ ശകുന
൭ ക്കാരാലും നിറഞ്ഞും, പരദേശമക്കളോടു കൈയടിച്ചും ഇരിക്കുന്നു. അവ
ന്റെ ദേശം വെള്ളി പൊന്നുകൊണ്ടും സമ്പൂൎണ്ണം, നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഓർ
അററവും ഇല്ല; കുതിരകളാലും അവന്റെ ദേശം സമ്പൂൎണ്ണം, രഥങ്ങൾക്ക്
൮ ഓർ അററവും ഇല്ല. അസത്തുകളാലും അവന്റെ ദേശം സമ്പൂൎണ്ണം, തൻ
൯ കൈക്രിയെക്കും വിരലുകൾ തീൎത്തതിന്നും അവർ വണങ്ങുന്നു. എന്നിട്ടു
മനുഷ്യൻ താണു പുരുഷൻ കിഴിഞ്ഞു, നീ അവരോടു ക്ഷമിക്കയോ ഇല്ല.
൧൦ യഹോവയുടെ പേടിനിമിത്തം അവന്റെ പ്രഭാവത്തിന്റെ പ്രഭയിൽ
൧൧ നിന്നു പാറയിൽ പുക്കു പൂഴിയിൽ ഒളിച്ചുകൊൾ! മനുഷ്യരുടെ പൊ
ക്കക്കണ്ണുകൾ കിഴികയും പുരുഷരുടെ ഉയൎച്ച താഴുകയും അന്നാൾ യഹോ
വ മാത്രം ഉന്നതപ്പെട്ടുകയും ചെയ്യും.
൧൨ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവെക്കാകട്ടേ ഒരു നാൾ ഉള്ളതു എല്ലാ പൊ
ക്കത്തിന്നും ഉയൎച്ചെക്കും ഉന്നതിക്കും മേലേ, അതു താഴുവാൻ തന്നേ.
൧൩ ലിബനോനിൽ ഉയൎന്നോങ്ങും സകലദേവതാരങ്ങളിന്മേലും ബാശാനിലേ
൧൪ എല്ലാ കരുമരങ്ങളിന്മേലും, എല്ലാ ഉയൎന്ന മലകളിന്മേലും എല്ലാ ഉന്നത
൧൫ കുന്നുകളിന്മേലും, പൊക്കമുള്ള സകലഗോപുരത്തിന്മേലും ഉറപ്പുള്ള എ
൧൬ ല്ലാ മതിലിന്മേലും, തൎശീശിലേ എല്ലാ കപ്പലുകളിന്മേലും എല്ലാ കാമ്യക
൧൭ ണിക്കോപ്പുകളിന്മേലും (ഉള്ളതു); മനുഷ്യന്റെ പൊക്കം താഴുകയും പു
രുഷരുടെ ഉയൎച്ച കിഴികയും അന്നാൾ യഹോവ മാത്രം ഉന്നതപ്പെ
൧൮ ട്ടുകയും ചെയ്യും (൧൧). അസത്തുകളോ എല്പേരും കഴിഞ്ഞുപോകും.
൧൯ ഭൂമിയെ നടുക്കുവാൻ യഹോവ എഴുനീല്ക്കുയിൽ (ജനങ്ങൾ) അവന്റെ
പേടിനിമിത്തം അവന്റെ പ്രഭാവത്തിന്റെ പ്രഭയിൽനിന്നു പാറഗുഹ

൨൦ കളിലും പൂഴിമാളങ്ങളിലും പൂകം (൧൦). അന്നാൾ മനുഷ്യൻ വണങ്ങു
വാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട തൻവെള്ളിയാലേ അസത്തുകളെയും പൊന്നി
നാലേ അസത്തുകളെയും എലിമടയിലും ആവലുകൾക്കും എറിഞ്ഞുകള
വതു, പാറകളുടെ വിടവുകളിലും ശൈലങ്ങളുടെ പിളപ്പുകളിലും പൂക
൨൧ വാൻ, യഹോവ ഭൂമിയെ നടുക്കുവാൻ എഴുനീല്ക്കയിൽ അവന്റെ പേ
ടി നിമിത്തം അവന്റെ പ്രഭാവത്തിന്റെ പ്രഭയിൽനിന്നു തന്നേ.
൨൨ മൂക്കിൽ ശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യനെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു കൊൾവിൻ! അവനെ
എണ്ണുന്നത് എത്രെക്കു പോൽ.

൩. അദ്ധ്യായം.

൧ എങ്ങനേ എന്നാൽ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്ന കൎത്താവ് ഇതാ
യരുശലേമിൽനിന്നും യഹൂദയിൽനിന്നും ഊന്നും താങ്ങും അപ്പത്തിൻ ആ
൨ ധാരവും വെള്ളത്തിൻ ആധാരവും ഒക്കയും, വീരനെയും യുദ്ധശാലി
യെയും ന്യായാധിപതി പ്രവാചകൻ ലക്ഷണക്കാരൻ മൂപ്പന്മാരെയും,
൩ അമ്പതിൻ തലവനെയും മുഖ്യസ്ഥനെയും മന്ത്രിയെയും ചിത്രപ്പണിക്കാ
൪ രനെയും മന്ത്രവാദിയെയും നീക്കിക്കളയുന്നു. ഞാൻ അവൎക്കു പ്രഭുക്ക
൫ ളായി ബാലന്മാരെ കൊടുക്കുകയും കളിക്കാർ അവരിൽ വാഴുകയും, ആ
ളോട് ആളും കൂട്ടുകാരനോടു പുരുഷനും ജനം (എല്ലാം) തമ്മിൽ തിക്കുക
യും, ബാലൻ കിഴവനോടും ഇരപ്പൻ അഭിമാനിയോടും പിശകുകയും
൬ ചെയ്യും. പിതാവിൻ ഭവനത്തിൽ ഒരുത്തൻ സഹോദരനെ പിടിച്ചു
“നിണക്കു പുതെപ്പുണ്ടു നീ ഞങ്ങൾക്കു അധികാരി ആകേണം ഈ ഇടി
൭ പൊടി നിൻ കൈക്കീഴാക” എന്നു പറഞ്ഞാൽ, അന്നാൾ അവൻ
“ഞാൻ മുറികെട്ടുന്നവനാകയില്ല; എൻ ഭവനത്തിൽ അപ്പവും ഇല്ല പു
തപ്പും ഇല്ല എന്നെ ജനത്തിന്ന് അധികാരി ആക്കി വെക്കരുത്” എ
ന്നു തുടങ്ങും.
൮ കാരണം യരുശലേം ഇടറുന്നതും യഹൂദ വീഴുന്നതും അവരുടെ നാ
വുകളും പ്രവൃത്തികളും യഹോവെക്ക് എതിർ ആയി അവന്റെ തേജ
൯ സ്സിൻ കണ്ണുകളോടു മറുക്കയാൽ തന്നേ. അവരുടെ മുഖധാൎഷ്ട്യം അവ
ൎക്കു നേരേ സാക്ഷികൊടുത്തു, സ്വപാപത്തെ അവർ സദോം പോലേ മ
റെക്കാതേ വെളിവാക്കിയല്ലോ; അവരുടെ ദേഹിക്കു ഹാ കഷ്ടം, തങ്ങ
൧൦ ൾക്കു തന്നേ അവർ തിന്മ പിണെച്ചു. നീതിമാനെ ചൊല്ലി: “അവന്നു

നന്നാകും, സ്വപ്രവൃത്തികളുടെ ഫലത്തെ അവർ ഭുജിക്കും" എന്നും,
൧൧ "ദുഷ്ടന്നു ഹാ കഷ്ടം തിന്മ (വരും), തൻ കൈകൾ പിണെച്ചത് അവ
ന്നു ചെയ്യപ്പെടും" എന്നും പറവിൻ.

൧൨ എൻ ജനത്തിന്നോ കളിക്കുന്നവർ കുട്ടിയത്രേ, സ്ത്രീകൾ അതിൽ വാ
ഴുന്നു; എൻ ജനമേ നിന്നെ നടത്തുന്നവർ തെറ്റിക്കയും നിന്റെ ഞെ
൧൩ റികളുടെ വഴിയെ മുടിക്കയും ചെയ്യുന്നു. യഹോവ വ്യവഹരിപ്പാൻ
൧൪ നിവിന്നു, വംശങ്ങൾക്കു ന്യായം വിധിപ്പാൻ നില്ക്കുന്നു. സ്വജനത്തി
ന്റെ മൂപ്പന്മാരോടും പ്രഭുക്കളോടും യഹോവ ന്യായവിസ്താരത്തിൽ കട
ന്നു "നിങ്ങളും പള്ളിപ്പുറമ്പിനെ മേച്ചുകളഞ്ഞു, എളിയവന്റെ കൊള്ള
൧൫ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ അത്രേ" എന്നും, "എൻ ജനത്തെ ഇടിപ്പാനും
എളിയവരുടെ മുഖങ്ങളെ പൊടിപ്പാനും നിങ്ങൾക്ക് എന്തു" എന്നും സൈ
ന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്ന കൎത്താവിന്റെ അരുളപ്പാട്.

൧൬ പിന്നേ യഹോവ പറഞ്ഞിതു: ചീയോൻപുത്രിമാർ ഞെളിഞ്ഞുകൊ
ണ്ടു കഴുത്തു നീട്ടി കണ്ണു ന ചാടി നടന്നു തത്തി തത്തി നടന്നുകൊണ്ടു കാ
൧൭ ലുകളാൽ ചിലമ്പൊലി കേൾപ്പിക്കയാൽ, കൎത്താവ് ചീയോൻപുത്രി
൧൮ മാരുടെ നെറുകയെ മുണ്ഡമാക്കി ഉപസ്ഥത്തിന്നു നഗ്നത വരുത്തും. അ
൧൯ ന്നാൾ കൎത്താവ് ചിലമ്പുകളും ചെറു സൂൎയ്യചന്ദ്രാഭരണങ്ങളും, കാതി
൨൦ ല ചങ്ങല കവിണിക്കച്ചകളും, തലക്കെട്ടു കാൽത്തള അരഞ്ഞാണുകളും
൨൧. ൨൨ സൌരഭ്യക്കുപ്പികൾ രക്ഷകളും, മോതിരങ്ങൾ മൂക്കുത്തികളും, ഉട
൨൩ യാടകൾ ശാല്വകൾ പുടപുടസഞ്ചികളും, കണ്ണാടികൾ ചിററാടകൾ ത
൨൪ ലപ്പാവു മുഖപ്പടങ്ങളും ആകുന്ന ഭൂഷണത്തെ നീക്കിക്കളയുന്നു. സുഗ
ന്ധത്തിന്നു പകരം ദുൎവ്വിപ്പും കച്ചെക്കു പകരം കയറും പുരികുഴലിന്നു പ
കരം കഷണ്ടിയും ഉടയാടെക്കു പകരം ചാക്കുകെട്ടും ഭംഗിക്കു പകരം
പരിക്കും ഉണ്ടാകും.

൨൫ (ചീയോനേ) നിൻ പുരുഷന്മാർ വാളാലും നിന്റെ ശൂരത പടയാലും
൨൬ വീഴുകയും, നിന്റെ വാതിലുകൾ ഞരങ്ങി തൊഴിക്കയും അവൾ ചൊട്ടു
൪, ൧ പിണഞ്ഞു നിലത്ത് ഇരിക്കയും, അന്നു ഏഴു സ്ത്രീകൾ ഒരു പുരുഷനെ
പിടിച്ചു: "ഞങ്ങൾ തന്നേ അപ്പം ഭക്ഷിച്ചും ഞങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ഉടുത്തും
കൊള്ളും. നിന്റെ പേർ മാത്രം ഞങ്ങളിൽ വിളിക്കപ്പെടാക! ഞങ്ങളുടെ
നിന്ദയെ എടുത്തുകളക!" എന്നു പറകയും ചെയ്യും.

൪. അദ്ധ്യായം.

൨ അന്നാളിൽ യഹോവയുടെ തളിർ അലങ്കാരവും തേജസ്സും ഭൂമിയുടെ
ഫലം പ്രഭാവവും ഭൂഷണവും ആയി ഭവിപ്പതു ഇസ്രയേലിൽ വിട്ടുവി
൩ ക്കപ്പെട്ടവൎക്കു തന്നേ. ചീയോനിൽ ശേഷിച്ചു യരുശലേമിൽ മിഞ്ചി ഇ
രിക്കുന്നവൻ വിശുദ്ധൻ എന്നു ചൊല്ലപ്പെടും, യരുശലേമിൽ ജീവനായി
൪ എഴുതപ്പെട്ട ഏവനും തന്നേ; കൎത്താവ് ന്യായാത്മാവുകൊണ്ടും ദഹനാ
ത്മാവുകൊണ്ടും ചീയോൻപുത്രിമാരുടെ മലം കഴുകി യരുശലേമിൻെറ
രക്തങ്ങളെ അതിൻ നടുവിൽനിന്ന് അലക്കിക്കളഞ്ഞു എങ്കിൽ തന്നേ.
൫ യഹോവ ചീയോൻപൎവ്വതത്തിൻെറ പരപ്പിന്മേൽ എങ്ങും അതിൻെറ
(ഉത്സവ) സംഘങ്ങളിന്മേലും പകൽ മേഘധൂമവും രാത്രിയിൽ ജ്വാലാ
ഗ്നിയുടെ തെളക്കവും സൃഷ്ടിക്കും; എല്ലാ തേജസ്സിന്നും മറവ് ഉണ്ടല്ലോ.
൬ (ചീയോൻ) വെയിലിന്നു പകൽ തണലായും കൊടുങ്കാററു മഴകളിൽ ആ
ശ്രയവും ഒളിയുമായി ഒരു കൂടാരമായി ചമകയും ചെയ്യും.

൫. അദ്ധ്യായം.

വള്ളിപ്പറമ്പിൻെറ സദൃശത്താൽ ഇസ്രയേലിൻെറ ദ്രോഹം വെളിപ്പെട്ട ശേഷം (൮) ലോഭം (൧൧) പ്രമാദം (൧൮) സത്യപരിഹാസം മുതലായ പാപങ്ങൾക്കു (൨൬) അടുത്ത ശിക്ഷയും ദൂരത്തിങ്കന്നു വരുന്ന അശ്ശൂർബാധയും പ്രവചിച്ചതു.

൧ അല്ലയോ എൻ സഖിയെ ചൊല്ലി ഞാൻ പാടട്ടേ, എൻെറ പ്രിയൻ
തൻ വള്ളിപ്പറമ്പിനെ ചൊല്ലി പാടിയതത്രേ. പുഷ്ടി തികഞ്ഞൊരു
൨ കൊടുമുടിമേൽ എൻ സഖിക്കു വള്ളിപ്പറമ്പുണ്ടു. ആയതിനെ അവൻ
കിളെച്ചു കല്ലു പെറുക്കി മേത്തരവള്ളികളെ നട്ടുംകൊണ്ടു, മദ്ധ്യത്തിൽ
ഗോപുരം പണിതു (പാറയിൽ) ചക്കും കൊത്തിച്ച ശേഷം, മുന്തിരിങ്ങ
കളെ കാച്ചും എന്നു പാൎത്തിരുന്നാറേ അതു ചവൎക്കല കായ്ച്ചുപോയി.
൩ ഇപ്പോൾ യരുശലേംനിവാസിയും യഹൂദാപുരുഷനും ആയുള്ളോരേ,
എനിക്കും എൻെറ പറമ്പിന്നും നടുവേ നിങ്ങൾ ന്യായം വിധിച്ചാലും!
൪ എൻ പറമ്പിൽ ഇനി ചെയ്വാനുള്ളത് എന്തൊന്നു ഞാൻ ചെയ്യാതേ വി
ട്ടു? പിന്നേ മുന്തിരിങ്ങകളെ കാച്ചുന്നതിന്നു പാൎക്കുമ്പോൾ അതു ചവൎക്കു
൫ ല കായ്ച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്? എന്നിട്ട് എൻ പറമ്പിനോട് ഞാൻ ഇനി

ചെയ്യുന്നതിനെ നിങ്ങൾക്കറിയിക്കട്ടേ: അതിൻ വേലി നീക്കീട്ടു മേയ്
൬ ച്ചുകളവാനും മതിൽ ഇടിച്ചിട്ടു ചവിട്ടിക്കളവാനും ആക! അതിനെ
ഞാൻ അറുതി വരുത്തീട്ടു ഇനി ചെത്തുമാറും കിളെക്കുമാറും ഇല്ല; മുള്ളും
കാരയും വിളകയും ഞാൻ മുകിലുകളോട് അതിന്മേൽ മഴ പെയ്യാതവ
൭ ണ്ണം കല്പിക്കയും ചെയ്യും. സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയുടെ പറമ്പാക
ട്ടേ ഇസ്രയേൽഗൃഹവും അവന്റെ ഓമന നട്ടതല യഹൂദപുരുഷരും
അത്രേ; അവൻ ന്യായം പാർത്തിരുന്നു, പിന്നേ ഇതാ അപായം, നീതി
എന്നിട്ട് ഇതാ ഭീതിരവം!

൮ ഹാ ഭവനത്തോടു ഭവനവും ചേർത്തു വയലോടു വയൽ അടുപ്പിച്ചു സ്ഥ
ലം അറുവോളവും ദേശത്തിന്മദ്ധ്യേ നിങ്ങൾ തന്നേ വസിപ്പോളവും
൯ (അടക്കി) കൊള്ളുന്നവരേ! സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്റെ ചെവി
കളിൽ കേൾപ്പിച്ചിതു: "വലിയതും നല്ലതും ആയ അനേകം ഭവന
൧൦ ങ്ങൾ നിവാസിയില്ലാതേ പാഴായ്പ്പോകും സത്യം. കാരണം പത്തേർ
നിലം പറമ്പും ഒരു തുത്തിക (വീഞ്ഞും) ഒരു പറ വിത്തു ഒരു തുണി
(ധാന്യവും) ഉണ്ടാക്കും".

൧൧ ഹാ നന്ന രാവിലേ എഴുനീറ്റു മദ്യം പിന്തുടൎന്നും അന്തിയെ നീട്ടി
൧൨ വീഞ്ഞിനാൽ ദീപിച്ചുംകൊണ്ടു, വീണ കിന്നരവും തപ്പിട്ടയും ഓടക്കു
ഴലുമായി വീഞ്ഞിനാൽ സദ്യ കഴിക്കേ യഹോവാപ്രവൃത്തിയെ നോ
ക്കാതേയും അവന്റെ കൈക്രിയയെ കാണാതേയും പോകുന്നവരേ!
൧൩ ഇതിൻനിമിത്തം എൻ ജനം അറിയായ്മ തട്ടീട്ടു പ്രവസിക്കയും അതിന്നു
തേജസ്സായവർ ക്ഷുധാർത്തരാകയും അതിൻ ആരവാരം ദാഹത്താൽ വറളു
൧൪ കയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻനിമിത്തം പാതാളം കൊതി തിരണ്ടു മട്ടില്ലാ
തേ വായ്പിളൎന്നു (ദേശത്തിന്റെ) പ്രഭാവവും ആരവാരവും കോലാഹ
൧൫ ലവും അതിൽ ഉല്ലസിക്കുന്നതും ഇറങ്ങുവാൻ തന്നേ. (൨, ൯) എന്നിട്ടു
മനുഷ്യൻ താണു പുരുഷൻ കിഴിഞ്ഞു ഉയൎന്നവരുടെ കണ്ണുകൾ കിഴിക
൧൬ യും, സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ന്യായവിസ്താരത്താൽ ഉയരുകയും വി
ശുദ്ധദേവൻ നീതിയാൽ വിശുദ്ധനായി കാണിക്കയും ചെയ്യുന്നു (൨, ൧൧).
൧൭ പിന്നേ കുഞ്ഞാടുകൾ തങ്ങളുടെ കാട് എന്നു മേയ്കയും പുഷ്ടിക്കാർ (വിട്ടു)
പാഴ്നിലങ്ങളെ യാത്രക്കാർ തിന്നുകയും ആം.

൧൮ ഹാ ദുരിതക്കയറുകളെക്കൊണ്ടു കററത്തെയും തേർവടങ്ങളാൽ എന്ന
൧൯ പോലേ പാപത്തെയും വലിച്ചുകൊണ്ടു. "നാം കാണ്മാനായി അവ

ൻെറ ക്രിയ ബദ്ധപ്പെട്ടു വിരഞ്ഞു വരിക, നാം അറിവാനായി ഇസ്രയേ
ലിൽ വിശുദ്ധനായവൻെറ മന്ത്രം അണഞ്ഞ് എത്തുക" എന്നുള്ളവരേ!
൨൦ ഹാ തീയതിനെ നല്ലതെന്നും നല്ലതിനെ തീയതെന്നും ചൊല്ലി ഇരിട്ടി
നെ വെളിച്ചവും വെളിച്ചത്തെ ഇരിട്ടും ആക്കി കച്ചതിനെ മധുരവും മധു
൨൧ രത്തെ കച്ചതും ആക്കി വെക്കുന്നവരേ! ഹാ തൻ കണ്ണുകളിൽ ജ്ഞാനി
൨൨ കളും തൻ കാഴ്ചെക്കു വിവേകികളും ആയുള്ളോരേ! ഹാ വീഞ്ഞു കുടി
൨൩ പ്പാൻ വീരരും മദ്യം വിരകുവാൻ പ്രാപ്തിക്കാരും ആയി, കൈക്കൂ
ലിക്കു ദുഷ്ടനെ നീതീകരിച്ചും നീതിമാന്മാരുടെ നീതിയെ കാണാതാക്കി
൨൪ ക്കളയുന്നവരേ! ഇതിൻനിമിത്തം അഗ്നിനാവു താളടിയെ തിന്നു പുല്ലി
ൻെറ കത്തൽ ഇളെച്ചുപോകുമ്പോലേ അവരുടെ വേർ ദ്രവിച്ചും അവ
രുടെ തളിർ പൂഴികണക്കേ കിളൎന്നുപോകയും ചെയ്യും. സൈന്യങ്ങളു
ടയ യഹോവയുടെ ധൎമ്മോപദേശം അവർ നിരസിച്ചു ഇസ്രയേലിലേ
വിശുദ്ധൻെറ മൊഴിയെ ധിക്കരിക്കയാൽ തന്നേ.

൨൫ ആയതുകൊണ്ടു യഹോവയുടെ കോപം സ്വജനത്തിങ്കൽ ജ്വലിച്ചു, അ
വൻ അതിന്മേൽ കൈ നീട്ടി മലകൾ നടുങ്ങുമാറ് അവരെ അടിച്ചു അ
വരുടെ ശവങ്ങൾ ചവറു പോലേ വീതികളുടെ നടുവിൽ ആയി. ഇതെ
ല്ലാംകൊണ്ടും അവൻെറ കോപം മടങ്ങീട്ടില്ല തൃക്കൈ ഇന്നും നീട്ടിയി
രിക്കുന്നു.

൨൬ എന്നിട്ട് അവൻ ദൂരത്തുനിന്നു ജാതികൾക്കു കൊടി ഉയൎത്തി ഭൂമിയുടെ
അററത്തിൽനിന്ന് അവന്ന് ഊഴലിടും, അവനും ഇതാ വിരഞ്ഞു എളുപ്പ
൨൭ ത്തിൽ വരും. അതിൽ ചടപ്പുള്ളവനും ഇല്ല ഇടറുന്നവനും ഇല്ല, തൂക്ക
ലും ഉറക്കം ഇല്ല, അരക്കച്ച അഴിയുന്നതും ഇല്ല ചെരിപ്പുകളുടെ വാർ
൨൮ അറുന്നതും ഇല്ല. അമ്പുകൾ കൂൎത്തവയും വില്ലുകൾ എല്ലാം കുലെച്ചവ
യും കുതിരക്കുളമ്പുകൾ വെങ്കൽ എന്നു തോന്നുന്നവയും തേരുരുളുകൾ വിശ
൨൯ റിന്ന് ഒത്തവയും ഉള്ളവൻ. സിംഹിയെ പോലേ ഗൎജ്ജനം ഉണ്ടു, കോ
ളരികളെ പോലേ അലറുകയും മുഴങ്ങുകയും ഇരപിടിക്കയും ഉദ്ധരിപ്പ
൩൦ വൻ കാണാതേ കൊണ്ടുപോകയും, അന്നു കടൽമുഴക്കം പോലേ അവ
രുടെ മേൽ മുഴങ്ങുകയും ഭൂമിയെ നോക്കിയാൽ അതാ തിങ്ങിയ തിമിരവും
അതിലേ കാർമൂടലിൽ വെളിച്ചം ഇരുളുകയും ആം.

III. ൬. അദ്ധ്യായം.

യശയ്യാ യഹോവാതേജസ്സിനെ കണ്ടു (൫) ദൂതസ്ഥാനത്തിന്നു വിളിയും പ്രാപ്തിയും ഉണ്ടായി (൯) ജനത്തിന്റെ ദുശ്ശാഠ്യം നിമിത്തം വെറുതേ ഘോഷി ക്കേണം എങ്കിലും ദണ്ഡശിക്ഷയാൽ ഒരു ശേഷിപ്പു ജീവിക്കും എന്ന കല്പന വാ ങ്ങിയതു.

൧ ഉസ്സീയാരാജാവ് മരിക്കുന്ന ആണ്ടിലോ കൎത്താവ് ഉയൎന്നെഴുന്നൊരു സിം
ഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു, അവന്റെ തൊങ്ങലുകൾ മന്ദി
൨ രത്തിൽ നിറയുന്നു. സറാഫുകൾ അവന്റെ മീതേ നില്ക്കുന്നു; അവന്നു
വന്നു ആറാറു ചിറകുകൾ ഉണ്ടു, ഈരണ്ടു കൊണ്ടു മുഖവും ഈരണ്ടു കൊ
൩ ണ്ടു കാലുകളെയും മൂടും, ഈരണ്ടിനാൽ പറക്കും. ഒന്നോട് ഒന്നു വിളി
ക്കുന്നിതു: "സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ വിശുദ്ധൻ വിശുദ്ധൻ വിശുദ്ധൻ,
൪ സൎവ്വഭൂമിയുടെ നിറവും അവന്റെ തേജസ്സ് തന്നേ." എന്നു വിളിക്കു
ന്നവരുടെ ഒച്ചയാൽ ഉമ്മരപ്പടികളുടെ തല്ലുകൾ ഇളകി, ഭവനത്തിൽ
പുകയും നിറയുന്നു.

൫ ഞാൻ പറഞ്ഞു: "എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ അശുദ്ധ അധരങ്ങ
ളുള്ള ആളും അശുദ്ധ അധരങ്ങളുള്ള ജനത്തിൻ നടുവിൽ വസിക്കു
ന്നവനും ആകയാൽ ഞാൻ മുടിഞ്ഞുപോയി, എൻ കണ്ണുകൾ കണ്ടതു
൬ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്ന രാജാവല്ലോ." എന്നാറേ സറാഫു
കളിൽ ഒരുത്തൻ ബലിപീഠത്തിന്മേൽനിന്നു കൊടിൽകൊണ്ട് എടു
ത്തൊരു ചുട്ടകല്ലിനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുംകൊണ്ട് എന്റെ നേരേ പറന്നു
൭ വന്നു. എന്റെ വായ്ക്കു തൊടുവിച്ചു: "ഇതാ നിന്റെ അധരങ്ങളെ
ഇതു തൊട്ടതിനാൽ നിന്റെ അകൃത്യം അകലുകയും നിൻ പാപത്തിന്നു
൮ പരിഹാരം വരികയും ചെയ്തു", എന്നു പറഞ്ഞു. അനന്തരം "ഞാൻ
ആരെ അയക്കേണ്ടു, ആർ നമുക്കായി പോകും?" എന്നു കൎത്താവ് പറ
യുന്ന ശബ്ദത്തെ ഞാൻ കേട്ടു, "ഞാൻ ഇതാ, എന്നെ അയച്ചാലും" എന്നു
ഞാൻ പറകയും ചെയ്തു.

൯ അവൻ പറഞ്ഞിതു: "നീ പോയി ഈ ജനത്തോടു നിങ്ങൾ കേട്ടു
കേട്ടുകൊണ്ടും ബോധിയാതിരിപ്പിൻ, കണ്ടു കണ്ടുകൊണ്ടും അറിയാതിരിപ്പിൻ" എ
൧൦ ന്നു ചൊല്ലി. "ഈ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ തടിപ്പിക്കയും ചെവിക
ളെ കനപ്പിക്കയും കണ്ണുകളെ ലേപിച്ചുകളകയും വേണ്ടതു. അതു കണ്ണു
കളാൽ കണ്ടു ചെവികളാൽ കേട്ടു ഹൃദയം ബോധിച്ചിട്ടു തിരിച്ചുവന്നു ചി

൧൧ കിത്സയായി എന്നു വരാതവണ്ണമേ". എന്നാറേ ഞാൻ "കൎത്താവേ എ
ത്രോടം" എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു "ഊരുകൾ കുടിയാനില്ലാതേയും വീട്ടുകൾ
൧൨ ആളില്ലാതേയും തകൎന്നു നിലം പാഴായി മുടിഞ്ഞുപോകയും, യഹോവ
മനുഷ്യരെ അകററീട്ടു ദേശത്തിന്നുള്ളിൽ ഒഴിവു മുഴക്കയും ചെയ്യുംവരേ
൧൩ തന്നേ. പിന്നേയും ദശാംശം അതിൽ ശേഷിച്ചാലും അതും തിരികേ
ദഹിപ്പാനത്രേ. മാവിലും കരിമരത്തിലും വെട്ടിയാൽ പിന്നേ മുട്ട നി
ല്ക്കുന്ന പോലേ വിശുദ്ധസന്തതി ആകുന്ന അതിന്റെ മുട്ടുണ്ടു താനും"
എന്നു പറകയും ചെയ്തു.

IV. ൭. അദ്ധ്യായം. (—൧൨ അ.)

സുറിയസൈന്യം ആക്രമിക്കുന്ന സമയം (൨ നാള. ൨൮, ൬) ഭീതനായ രാജാവിൽ വിശ്വാസധൈൎയ്യം കൊളുത്തുവാൻ (൧൦) യശയ്യാ ഇമ്മാനുവേലിൻ ജനനം ആകുന്ന അടയാളത്താൽ നാട്ടിന്നു ചില ആണ്ടുകളിൽ വരേണ്ടുന്ന രക്ഷയെ അറിയിച്ച ശേഷം (൧൭) അശ്ശൂർ പിന്നേയും വരുത്തേണ്ടും കലാപത്തെയും വൎണ്ണിച്ചു (൮, ൧) മറെറാരു ശിശുജനനത്താൽ ദമസ്കിന്നും ശമൎയ്യെക്കും തട്ടുന്ന പരിഭവം സൂചിപ്പിച്ചതു (കാലം. ക്രി. മു. ൭൪൨).

൧ ഉസ്സീയാവിൻ പുത്രനായ യോഥാമിൻ പുത്രനായ ആഹാജ് എന്ന യഹൂ
ദരാജാവിന്റെ നാളുകളിൽ ഉണ്ടായിതു. അറാം രാജാവായ രചീനും
രമല്യാവിൻ പുത്രനായ പെകഃ എന്ന ഇസ്രയേൽരാജാവും പോരിന്നായി
യരുശലേമിനെക്കൊള്ളേ കരേറി വന്നു അതിൽ പോരാട്ടുവാൻ കഴി
൨ ഞ്ഞില്ല താനും. അപ്പോൾ "എഫ്രയിമിൽ അറാം പാളയം ഇറങ്ങി" എ
ന്നു ദാവിദ്ഗൃഹത്തിന്നു വാൎത്ത വന്നപ്പോൾ അവന്നും സ്വജനത്തിന്നും
കാററിന്മുമ്പിൽ കാട്ടുമരങ്ങൾ ഇളകും പോലേ ഹൃദയങ്ങൾ ഇളകിപ്പോയി.
൩ എന്നാറേ യഹോവ യശയ്യാവിനോടു പറഞ്ഞിതു: ആഹാജിനെ എതിരേ
ല്പാൻ നീയും നിൻ പുത്രനായ ശയാൎയശൂബ് (ശേഷിപ്പു മനംതിരിയും)
എന്നവനുമായി മേല്ക്കുളത്തിന്റെ തോട്ടിൻ അററത്തിലേക്കു വെളുത്തേട
൪ ത്തേ നിരത്തിന്മേൽ പുറപ്പെട്ടു പോയി. അവനോടു പറയേണ്ടതു:
സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അമൎന്നിരിക്ക, രചീനും അറാമിന്നും രമല്യാപുത്രന്നും
കോപം ജ്വലിക്കയിൽ ഈ പുകെക്കുന്ന രണ്ടു കൊള്ളിത്തുണ്ടുകൾക്കു ഭയ
൫ പ്പെട്ടുകയും നിന്റെ ഹൃദയം പതുത്തുപോകയും അരുതേ. അറാമും രമ
൬ ല്യാപുത്രനോട് എഫ്രയിമും നിന്നെ ചൊല്ലി തിന്മ മന്ത്രിച്ചു. "നാം യ
ഹൂദയിൽ കരേറി അതിനെ ഞെട്ടിച്ചു വശമാക്കിക്കൊണ്ടു തബ്യേൽപുത്ര

നെ അതിന്നകം രാജാവാക്കി വാഴിക്കും" എന്നിരിക്കയാൽ "ആയതു ഉ
ദിക്കയില്ല ഉണ്ടാകയും ഇല്ല" എന്നു കൎത്താവായ യഹോവ പറഞ്ഞിരിക്കു
൭ ന്നു. അറാമിന്നാകട്ടേ ദമസ്കുതല, രചീനോ ദമസ്കിൻ തലയത്രേ, അറു
പത്തഞ്ചു വൎഷത്തിന്നകം എഫ്രയിം ജനമല്ലാതവണ്ണം പൊടിഞ്ഞുപോ
൮ കം. എഫ്രയിമിൻ തലയോ ശമൎയ്യ തന്നേ, രമല്യാപുത്രൻ ശമൎയ്യെക്കത്രേ
൯ തലയാകുന്നതു. നിങ്ങൾക്കു വിശ്വാസം ഇല്ലാഞ്ഞാൽ സ്ഥിരവാസം ഇ
ല്ല സത്യം.
൧൦. ൧൧ പിന്നേയും യഹോവ ആഹാജിനോടു ചൊല്ലിയതു: "പാതാളത്തോളം
ആഴയോ മീത്തലേക്കു ഉയരയോ നിൻ ദൈവമായ യഹോവയോട് അ
൧൨ ടയാളം ചോദിച്ചുകൊൾക". എന്നതിന്ന് ആഹാജ്: "ഞാൻ ചോദിക്ക
൧൩ യും യഹോവയെ പരീക്ഷിക്കയും ഇല്ല" എന്നു പറഞ്ഞാറേ, അവൻ പ
റഞ്ഞു: ഹേ ദാവിദ്ഗൃഹമേ കേൾപ്പിൻ! പുരുഷന്മാരെ മുഷിപ്പിക്കുന്നതു
പോര എന്നു വെച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾ എൻ ദൈവത്തെയും മുഷിപ്പിക്കുന്നതു?
൧൪ ആയതുകൊണ്ടു കൎത്താവ് താൻ നിങ്ങൾക്ക് അടയാളം തരുന്നിതു. ക
ണ്ടാലും കന്യയായവൾ ഗൎഭം ധരിച്ചു പുത്രനെ പെററു അവന്ന് ഇമ്മാനു
൧൫ വേൽ (നമ്മോടു ദേവൻ) എന്ന പേർ വിളിക്കുന്നുണ്ടു. അവൻ തിന്മ വെ
റുത്തു നന്മ തെരിഞ്ഞെടുപ്പാൻ അറിയുമ്പോഴെക്കു തയിരും തേനും ഉണ്ണും.
൧൬ ബാലനാകട്ടേ തിന്മ വെറുത്തു നന്മ തെരിഞ്ഞെടുപ്പാൻ അറിയും മുമ്പേ
നീ ഓക്കാനിക്കുന്ന രണ്ടു രാജാക്കന്മാരുടെ ഭൂമിയും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും.
൧൭ എഫ്രയിം യഹൂദയോടു വേർപിരിഞ്ഞു പോയ നാൾ മുതൽ വന്നിട്ടി
ല്ലാത്ത നാളുകളെ യഹോവ നിന്റെ മേലും നിൻ ജനത്തിന്മേലും നി
ന്റെ പിതൃഗൃഹത്തിന്മേലും വരുത്തും, അശ്ശൂർരാജാവിനെ തന്നേ.
൧൮ അന്നാൾ യഹോവ മിസ്രയിലേ കയ്യാറുകളുടെ അററത്തുള്ള കൊതുകിന്നും
൧൯ അശ്ശൂർ ദേശത്തിലേ തേനീച്ചെക്കും ഊഴൽ ഇടും. ആയവ വന്നു കടു
ന്തുക്കമുള്ള താഴ്വരകളിലും ശൈലപ്പിളൎപ്പുകളിലും എല്ലാ മുൾക്കെട്ടിലും എ
൨൦ ല്ലാ തീൻപുലങ്ങളിലും ഒക്കത്തക്ക ആവസിക്കും. അന്നാൾ കൎത്താവ്
നദിക്ക് അക്കരേനിന്ന് ഇരവു വാങ്ങിയൊരു ക്ഷൌരക്കത്തിയാകുന്ന അ
ശ്ശൂർരാജാവിനെക്കൊണ്ടു തലയും കാലുകളിലേ രോമവും ചിരെക്കയും അ
൨൧ തു താടിയെ കൂടേ കളകയും ചെയ്യും. അന്നാൾ താന്താൻ ഒരു കടച്ചി
൨൨ യും രണ്ടാടും പോററി, അവ പാൽ ഏറേ ഉണ്ടാക്കയാൽ തയിർ ഉണ്ടു
കൊണ്ടിരിക്കും. ദേശത്തിന്നകം ശേഷിച്ചുള്ളവൻ ഏവനും തയിരും
൨൩ തേനും ഉണ്ണും സത്യം. ആയിരം പണത്തിന്ന് ആയിരം വള്ളിയുള്ള

൨൪ സ്ഥലം ഒക്കയും അന്നാൾ മുള്ളിന്നും കാരെക്കും ഭവിക്കയും, ദേശം എ
ല്ലാം മുള്ളും കാരയും ആയ്പ്പോകയാൽ അമ്പും വില്ലുംകൊണ്ട് അങ്ങു ന
൨൫ ടക്കയും, കൈക്കോട്ട്കൊണ്ടു കൊത്തുന്ന എല്ലാ മലകളും മുൾക്കാരകളി
ലേ ഭയം നിമിത്തം നീ ചെല്ലാതേ കാളയെ അയപ്പാനും ആടു ചവിട്ടു
വാനും ആയി തീരുകയും ആം.

൮, ൧ അനന്തരം യഹോവ എന്നോടു പറഞ്ഞു: നീ ഒരു വലിയ പലക എ
ടുത്തുംകൊണ്ടു പടുവെഴുത്തുകൊണ്ട് അതിൽ (കവൎച്ച വേഗം, കൊള്ള
൨ വിരവു) മഹേൎശലാൽഹഷ്ബാജ് ആയവന് എന്നു വരെക്ക. അതിന്നു വി
ശ്വാസ്യസാക്ഷികളായിട്ട് പുരോഹിതനായ ഉരിയാവിനെയും യബെരെ
൩ ക്യാവിൻ മകനായ ജകൎയ്യാവിനെയും ഞാൻ വെച്ചുകൊള്ളും. എന്നാറേ
ഞാൻ പ്രവാചകയോടു ചേൎന്നു അവൾ ഗൎഭം ധരിച്ചു മകനെ പ്രസവി
ച്ചപ്പോൾ യഹോവ എന്നോട് പറഞ്ഞിതു: "ഇവന്നു മഹേൎശലാൽഹഷ്ബാ
൪ ജ് എന്നു പേർ ഇടുക. കാരണം ബാലൻ എൻ അപ്പൻ എൻ അമ്മ
എന്നു വിളിപ്പാൻ അറിയും മുമ്പേ ദമസ്കിൻെറ ദ്രവ്യവും ശമൎയ്യയുടെ കവ
ൎച്ചയും അശ്ശൂർരാജാവിൻെറ മുമ്പാകേ കൊണ്ടുവരപ്പെടും."

൮. അദ്ധ്യായം. (—൯,൬.)

അശ്ശൂൎയ്യശിക്ഷ വേണ്ടിവന്നാലും (൯) സാധുക്കൾ ഇമ്മാനുവേലിൽ തന്നേ ആശ്രയിച്ചു (൧൨) പരീക്ഷാകാലത്തിൽ ശത്രുക്കളെ അല്ല യഹോവയെ ഭയപ്പെടേണ്ടതു. (൧൬) ദേവവാക്കിൽ തേറിക്കൊണ്ടാൽ ലോകരുടെ അരിഷ്ടതയെ ഒഴിച്ചു (൨൩) മശീഹാവതാരത്താൽ സമാധാനരാജ്യത്തെ പാൎത്തുകൊള്ളാം.

൫. ൬ **വി**ന്നേയും യഹോവ എന്നോടു ചൊല്ലിയതു: പതുക്കേ ഒഴുകുന്ന ശി
ലോഹവെള്ളത്തെ ഈ ജനം വെറുത്തു രചീനിലും രമല്യാപുത്രനിലും ആ
൭ നന്ദിക്ക ഹേതുവാൽ തന്നേ. കണ്ടാലും കൎത്താവ് നദിയുടെ ഊററമുള്ള
പെരുവെള്ളമാകുന്ന അശ്ശൂർരാജാവിനെ സൎവ്വതേജസ്സുമായി അവരുടെ
മേൽ കരേററുന്നുണ്ടു. അതും എല്ലാ തീരങ്ങളെയും കവിഞ്ഞു സകലമി
൮ ട്ടാൽപ്രദേശത്തും വഴിഞ്ഞുചെന്നു, യഹൂദയിൽ പൊങ്ങി തുളുമ്പി പ്രവാ
ഹിച്ചു കഴുത്തോളം എത്തി കൈകളും നീണ്ടു ഇമ്മാനുവേലേ നിൻെറ ദേ
ശത്തിൻ പരപ്പിൽ (എങ്ങും) നിറഞ്ഞുപോകം.

൯ അല്ലയോ വംശങ്ങളേ കയൎപ്പിൻ, മിരണ്ടും പോവിൻ, ഭൂമിയിലേ സ
ൎവ്വദൂരതകളായുള്ളോവേ ചെവിക്കൊൾവിൻ! അര കെട്ടിക്കൊൾവിൻ

൧൦ മിരണ്ടും പോവിൻ! അര കെട്ടീട്ടു മിരണ്ടു പോവിൻ! മന്ത്രം മന്ത്രിച്ചു
കൊൾവിൻ അതിന്നു ഭംഗം വരും താനും, വചനം ചൊല്വിൻ അതു നിവി
൧൧ രുകയും ഇല്ല, ഞങ്ങളോടല്ലോ ദേവൻ ഉണ്ടു (ഇമ്മാനുവേൽ). യഹോവ
ആകട്ടേ തൃക്കൈ (എന്നിൽ) വിളങ്ങിയ നേരം ഈ ജനത്തിന്റെ വഴി
യിൽ നടക്കാതേ ഇരിപ്പാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ഇപ്ര
൧൨ കാരം പറഞ്ഞു: ഈ ജനം കൂട്ടുകെട്ടു എന്നു പറയുന്നത് എല്ലാം നിങ്ങൾ
കൂട്ടുകെട്ട് എന്നു പറയാസ്സിൻ, ഇവർ ഭയപ്പെടുന്നതിന്നു നിങ്ങൾക്കു ഭയ
൧൩ വും നടുക്കവും അരുതു. സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയെ മാത്രം വിശു
ദ്ധീകരിപ്പിൻ! അവനത്രേ നിങ്ങൾക്കു ഭയവും നടുക്കവും ആക.
൧൪ എന്നിട്ട് അവൻ ശുദ്ധസ്ഥലമാകയല്ലാതേ ഇസ്രയേൽഗൃഹങ്ങൾ രണ്ടിന്നും
മുട്ടുന്ന കല്ലും ഇടറുന്ന പാറയും യരുശലേംനിവാസിക്കു കണിയും കുടുക്കു
൧൫ മായി തീരും. അവരിൽ അനേകർ ഇടറി വീണു തകരുകയും കുടുങ്ങി
പിടിപെടുകയും ചെയ്യും.
൧൬ നീ സാക്ഷ്യത്തെ പൊതിഞ്ഞു ധൎമ്മോപദേശത്തെ എന്റെ ശിഷ്യരു
൧൭ ടേ അകത്തു മുദ്ര ഇടുക! എന്നിട്ട് യാക്കോബ് ഗൃഹത്തിൽനിന്നു തിരു
മുഖത്തെ മറെക്കുന്ന യഹോവയെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കയും അവനെ പാ
൧൮ ൎത്തിരിക്കയും ചെയ്യും. ഞാനാകട്ടേ യഹോവ എനിക്കു തന്ന സുതന്മാരു
മായി, ചീയോൻപൎവ്വതത്തിൽ വസിക്കുന്ന സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ
യിൽനിന്ന് ഇസ്രയേലിൽ അടയാളങ്ങളും മുഞ്ഞറികളുമായി (തന്നവരോടു
൧൯ കൂടേ) ഇതാ നില്ക്കുന്നു. പിന്നേ "വെളിച്ചപ്പാടന്മാരോടും ലക്ഷണക്കാ
രോടും ചോദിപ്പിൻ ആ മുരണ്ടു ചിലെക്കുന്നവരോട്" എന്നു (വല്ലവരും)
നിങ്ങളോടു പറയുമ്പോൾ, "ജനം തൻ ദൈവത്തോടു ചോദിക്കേണ്ടേ?
൨൦ ജീവിക്കുന്നവൎക്കു വേണ്ടി ചത്തവരോടോ?" ധൎമ്മോപദേശത്തിലേക്കും
സാക്ഷ്യത്തിലേക്കും എന്നിങ്ങനേ അല്ലയോ! ഈ വാക്കിൻപ്രകാരം പ
൨൧ റയാഞ്ഞാൽ അരുണോദയമില്ലാത്തവർ അത്രേ. ഇവ്വണ്ണമുള്ളവർ ഉഴ
ന്നും വിശന്നും ദേശത്തൂടേ ചെൽകയും, വിശന്നാൽ വ്യസനിച്ചു സ്വരാ
ജാവിനെയും സ്വദൈവത്തെയും ശപിക്കയും, മേലേ കൺതിരിക്കയും,
൨൨ ഭൂമിയെ നോക്കുകയും അതിൽ അതാതിക്കും തിമിരവും (൫, ൩൦) തിട്ടതി
അന്ധകാരവും (കണ്ടു) തമസ്സിലേക്കു തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
൨൩ എങ്കിലും തിട്ടതി വരുന്ന ദേശത്തിന്നു തിമിരം തട്ടിനില്ക്കയില്ല; പൂൎവ്വ
കാലം ജബുല്യൻനാട്ടിന്നും നപ്തലിനാട്ടിന്നും ഇളപ്പം വരുത്തിയ ശേഷം
(൨ രാജ. ൧൫, ൨൯) പിറേറ കാലം കടൽവഴിയെയും യൎദ്ദനക്കരേയും

൯, ൧ ജാതികളുടെ മണ്ഡലം (ആകുന്ന ഗലീലയെയും) തേജസ്സരിക്കും. ഇരി
ട്ടിൽ നടക്കുന്ന ജനം വലിയ വെളിച്ചത്തെ കാണുന്നു, മരണനിഴലിൻ
൨ ദേശത്തിൽ പാൎക്കുന്നവരുടെ മേൽ പ്രകാശം തെളങ്ങുന്നു. നീ വലുതാ
ക്കാത്ത ജാതിയെ പെരുക്കുന്നു, നിന്റെ മുമ്പിൽ അവർ സന്തോഷിക്കു
ന്ന സന്തോഷം കൊയ്ത്തുകാലത്തേ സന്തോഷം പോലേ കവൎച്ചയെ പങ്കി
൩ ട്ടുകയിൽ മകിഴുന്ന കണക്കേ തന്നേ. നീ മിദ്യാന്റെ നാൾ എന്നപോ
ലേ (ന്യാ. ൭) അവരിൽ പാരിച്ച നുകവും തോളിലേ വടിയും തെളിക്കു
൪ ന്നവന്റെ ദണ്ഡും ഒടിക്കയാൽ തന്നേ. ആരവത്തോടേ ചാഞ്ചാടുന്ന
വന്റെ ചെരിപ്പും ചോരകളിൽ പിരണ്ട വസ്ത്രവും എല്ലാം തീക്കിരയായി
൫ കത്തുവാൻ പോരുമല്ലോ. കാരണം സുതൻ നമുക്കു പിറന്നു, മകൻ ന
മുക്കു തരപ്പെട്ടു, അവന്റെ തോളിന്മേൽ വാഴ്ച ഉണ്ടു. ആയവന്ന് അത്ഭു
തമന്ത്രി വീരദേവൻ നിത്യപിതാ സമാധാനപ്രഭു എന്നീ പേർ വിളിക്ക
൬ യും ചെയ്യുന്നു. ദാവിദിൻ സിംഹാസനത്തിന്മേലും അവന്റെ രാജ്യ
ത്തിന്മേലും വാഴ്ചയുടെ വളൎച്ചെക്കും അററമില്ലാത്ത സമാധാനത്തിന്നും
ആയിട്ടത്രേ, നീതിയാലും ന്യായത്താലും ഇന്നുമുതൽ എന്നെന്നേക്കും അതി
നെ സ്ഥാപിച്ചു താങ്ങുവാൻ തക്കവണ്ണമേ. സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ
യുടെ എരിവ് ഇതിനെ ചെയ്യും.

൯. അദ്ധ്യായം.

ശമൎയ്യയിലേ ഡംഭു ദൈവത്തിൻ ന്യായവിധികളാൽ ശമിക്കായ്കകൊണ്ടും (൧൨) നടത്തുന്നവർ ജനത്തെ തെററിക്കകൊണ്ടും (൧൭) ഉൾഛിദ്രം വളരുക കൊണ്ടും (൧൦, ൧) ന്യായദാതാക്കൾ അനീതിയെ വിടായ്കകൊണ്ടും ഇസ്രയേലിൽ ദൈവകോപം മാറാതേ നില്ക്കുന്നു.

൭ കൎത്താവ് യാക്കോബിൽ ഒരു വചനം അയച്ചതു ഇസ്രയേലിൽ തട്ടും,
൮ എഫ്രയിമും ശമൎയ്യാവാസിയുമായി ജനം ഒക്കത്തക്ക അറിവാന്തക്കവണ്ണ
മേ; "ഇട്ടികകൾ വീണിരിക്കേ നാം വെട്ടുകല്ല് കൊണ്ടു കെട്ടും, അമാറ
ത്തികളെ വെട്ടിയിരിക്കേ ദേവതാരങ്ങളെ പകരം നാട്ടിക്കൊള്ളാം" എ
൯ ന്നു ഗൎവ്വത്താലും ഹൃദയവലിപ്പത്താലും പറയുന്നവർ തന്നേ. എന്നിട്ടു യ
ഹോവ രചീന്റെ മാററാന്മാരെ (അശ്ശൂരെ) അതിന്മേൽ ഉയൎത്തി അവ
൧൦ ന്റെ ശത്രുക്കളെ കോപ്പിട്ടുവിക്കുന്നു. കിഴക്കേ അറാമും പടിഞ്ഞാറേ ഫ
ലിഷ്ടരും ആയവർ ഇസ്രയേലിനെ വായി തിങ്ങവിങ്ങ തിന്നുകളകയും

൧൨ ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാംകൊണ്ടും അവന്റെ കോപം മടങ്ങിയിട്ടില്ല തൃ
ക്കൈ ഇന്നും നീട്ടിയിരിക്കുന്നു (൫, ൨൫).

൧൨ ജനമോ തങ്ങളെ അടിക്കുന്നവങ്കലേക്കു മടങ്ങിയതും ഇല്ല, സൈന്യങ്ങ
൧൩ ളുടയ യഹോവയെ തിരഞ്ഞതും ഇല്ല. എന്നിട്ടു യഹോവ ഇസ്രയേലിൽ
൧൪ നിന്നു തലയും വാലും മട്ടലും മുത്തങ്ങയും ഒരു നാളിൽ അറുക്കുന്നു; (വൃ
ദ്ധനും മുഖ്യസ്ഥനും തല എന്നും കപടം ഉപദേശിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ
൧൫ വാൽ എന്നും വരും). ഈ ജനത്തെ നടത്തുന്നവർ തെറ്റിക്കുന്നവരും
(൩, ൧൨) അതിൽ നടത്തപ്പെട്ടുന്നവർ മുടിഞ്ഞവരും ആയ്പ്പോയി.
൧൬ അതുകൊണ്ടു കൎത്താവ് അതിലേ യുവാക്കളിൽ സന്തോഷിക്കയും ഇല്ല,
അതിലേ അനാഥരെയും വിധവമാരെയും കനിഞ്ഞുകൊൾകയും ഇല്ല;
എല്ലാവനും ബാഹ്യനും വിടക്കും അത്രേ, എല്ലാ വായും മൌഢ്യം ചൊല്ലു
ന്നുവല്ലോ. ഇതെല്ലാംകൊണ്ടും അവന്റെ കോപം മടങ്ങിയിട്ടില്ല തൃക്കൈ
ഇന്നും നീട്ടിയിരിക്കുന്നു.

൧൭ ദുഷ്ടത ആകട്ടേ തീ പോലേ കത്തി, മുള്ളും കാരയും തിന്നു കാട്ടിലേ
വള്ളിക്കെട്ടുകളെ കൊളുത്തി അവ വട്ടം തിരണ്ട പുകയായി കിളരുന്നു.
൧൮ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയുടെ ചീററത്താൽ ദേശം കാളിപ്പോയി ജന
വും തീക്കു തീനു പോലേ ആകയും അവനവൻ സഹോദരനെ ആദരിക്കാ
൧൯ യ്കയും, വലത്ത് തുണ്ടിച്ചിട്ടും വിശക്കയും ഇടത്തു തിന്നിട്ടും തൃപ്തി വരാ
൨൦ യ്കയും, താന്താന്റെ ഭുജത്തിൻ മാംസത്തെ ഭുജിക്കയും, മനശ്ശെ എഫ്ര
യിമെയും, എഫ്രയിം മനശ്ശെയെയും, ഇവരും ചേൎന്നു യഹൂദയെക്കൊള്ളേ
യും; ഇതെല്ലാംകൊണ്ടും അവന്റെ കോപം മടങ്ങീട്ടില്ല തൃക്കൈ ഇന്നും
നീട്ടിയിരിക്കുന്നു.

൧൦, ൧ അയ്യോ നിസ്സാരവെപ്പുകളെ വെച്ചും കിണ്ടം എഴുതി എഴുതിപ്പോന്നും,
സാധുക്കളെ ന്യായസ്ഥലത്തുനിന്നു നീക്കി എൻ ജനത്തിലേ എളിയവ
൨ രോടു ന്യായത്തെ പറിച്ചുകളകയാൽ, വിധവമാർ അവൎക്കു കൊള്ളയാ
൩ വാനും അനാഥരോടു കവരുവാനും സംഗതി വരുത്തുന്നവരേ! സന്ദൎശ
നത്തിൻ നാളിലോ ദൂരത്തുനിന്നു വരുന്ന ആപത്തിന്നോ നിങ്ങൾ എന്തു
ചെയ്യും? തുണെക്കായി ആരുടെ അരികിൽ മണ്ടും? നിങ്ങടെ തേജസ്സി
൪ നെ എവിടേ നിക്ഷേപിക്കും? ബദ്ധരിൽ കനികയും കൊന്നുപോയ
വരോടു വീഴുകയും എന്നിയേ (എന്തു)? ഇതെല്ലാംകൊണ്ടും അവന്റെ
കോപം മടങ്ങിയിട്ടില്ല തൃക്കൈ ഇന്നും നീട്ടിയിരിക്കുന്നു.

൧൦. അദ്ധ്യായം. (—൧൨.)

അശ്ശൂർ ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷായുധം എന്ന് ഓൎക്കാതെ ഞെളികയാൽ (൧൨) ഗൎവ്വം നിമിത്തം തള്ളപ്പെടുകയും (൨൦) ഇസ്രയേലിലേ ശേഷിപ്പു മനന്തിരിഞ്ഞു (൨൪) പണ്ടുള്ള പോലേ ജയിക്കയും (൨൮) യരുശലേമെക്കൊള്ളേ പൊങ്ങിവരുന്ന അശ്ശൂർപ്പട പെട്ടന്നു തോല്ക്കയും ചെയ്യും. (൧൧, ൧) ദാവീദ്പുത്രനോ പതുക്കേ ജനിച്ചു വളൎന്നു ആത്മപൂൎണ്ണനായി (൬) സൎവ്വലോകത്തിലും സമാധാനത്തെ സ്ഥാപിച്ചു (൧൧) ജനശേഷിപ്പിനെ ശേഖരിച്ചുയൎത്തുമ്പോൾ (൧൨, ൧) രക്ഷിതപ്രജകൾ സ്തുതി പാടും. (കാലം ശമൎയ്യാസംഹാരം അടുക്കുമ്പോൾ.)

൫ ഹാ എൻ കോപത്തിൻ വടിയായ അശ്ശൂരേ! തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എൻ
൬ ഈറലിന്റെ ദണ്ഡുള്ളോരേ! ബാഹ്യമായ ജാതിയിലേക്കു ഞാൻ അവ
നെ അയച്ചു എൻ ചീററം ഏല്ക്കുന്ന ജനത്തിന്മേൽ നിയോഗിക്കുന്നതു
കൊള്ള കൊൾവാനും കവൎച്ച കവരുവാനും തെരുക്കളിലേ ചളി പോലേ
൭ അതിനെ ചവിട്ടിക്കളവാനും തന്നേ. അവനോ അങ്ങനേ നിരൂപിക്കു
ന്നതും ഹൃദയം അങ്ങനേ എണ്ണുന്നതും അല്ല, മുടിക്കേണം എന്നും അനല്പ
൮ ജാതികളെ ഛേദിച്ചുകളക എന്നുമുള്ളതത്രേ അവന്റെ മനസ്സിൽ. അ
വനാകട്ടേ പറയുന്നിതു: "എന്റെ പ്രഭുക്കൾ എപ്പേരും രാജാക്കളല്ലയോ?
൯ കൎക്കമീശ പോലേ കല്നു ആയല്ലോ? (ആമോ. ൬, ൨) അൎപ്പാദ പോലേ
൧൦ ഹമാത്തല്ലയോ? ദമസ്ക്ക് പോലേ ശമൎയ്യ അല്ലയോ? പിന്നേ യരുശലേം
ശമൎയ്യകളെക്കാളും ശിലകൾ ഏറേയുള്ള അസത്തുകളുടെ രാജ്യങ്ങളോള
൧൧ വും എന്റെ കൈ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ശമൎയ്യയോടും അതിലേ
അസത്തുകളോടും ചെയ്തവണ്ണമേ യരുശലേമിനോടും അതിലേ ബിംബ
ങ്ങളോടും ചെയ്കയില്ലയോ?"
൧൨ എങ്കിലും കൎത്താവ് ചീയോൻപൎവ്വതത്തിലും യരുശലേമിലും തന്റെ
ക്രിയ ഒക്കേയും സമാപിച്ചാൽ പിന്നേ സംഭവിപ്പിതു: അശ്ശൂർരാജാവി
ന്റെ ഹൃദയവലിപ്പത്തിലേ ഫലത്തെയും അവന്റെ കണ്ണുയൎച്ചയുടെ അ
൧൩ ലങ്കാരത്തെയും ഞാൻ സന്ദൎശിക്കും. അവനാകട്ടേ പറയുന്നിതു: "എൻ
കൈയൂക്കുകൊണ്ടും എൻ ജ്ഞാനംകൊണ്ടും ഞാൻ ചെയ്തു, അതിവിവേകി
യല്ലോ, വംശങ്ങളുടെ അതിരുകളെ ഞാൻ നീക്കുകയും അവരുടെ സംഭാ
രങ്ങളെ നാനാവിധാക്കുകയും ഇരുന്നരുളുന്നവരെ ക്രൂരനായി ഇറക്കുക
൧൪ യും ചെയ്തു. കൂടു പോലേ വംശങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനെ എൻ കൈ തട്ടിപ്പ
റിച്ചു, കൈ വിട്ട മുട്ടകളെ ചേൎക്കുമ്പോലേ സൎവ്വഭൂമിയെയും ഞാൻ ചേൎത്തു,
ചിറക് ഇളക്കി ചിലചിലേ വായി പിളൎക്കുന്നവൻ ആരും ഇല്ലാഞ്ഞു."

൧൫ എന്നാൽ മഴുകൊണ്ടു വെട്ടുന്നവന്നു നേരേ (മഴു) പ്രശംസിക്കയോ? ഈ
രുന്നവന്നു നേരേ ഈൎവ്വാൾ വമ്പിക്കയോ? പക്ഷേ വടിയായതു ഓങ്ങു
ന്നവനെ തന്നേ വീശുമ്പോലേ, ദണ്ഡായതു മരമല്ലാത്തവനെ എടുക്കുമ്പോ
൧൬ ലേ?— അതുകൊണ്ടു സൈന്യങ്ങൾക്ക് ഉടയോനാകുന്ന കൎത്താവ് അവ
ന്റെ തടിയന്മാരിൽ മെലിച്ചൽ അയക്കയും അവന്റെ തേജസ്സിൻ കീഴേ
൧൭ ദവാഗ്നി പോലേ അഗ്നി കത്തുകയും, ഇസ്രയേലിൻ വെളിച്ചം തീയും
അതിലേ വിശുദ്ധൻ ജ്വാലയും ആയ്ച്ചമകയും, ആയത് അവന്റെ മു
൧൮ ള്ളും കാരയും ഒരു നാളിൽ ദഹിച്ചു തിന്നുകളയും, അവന്റെ കാട്ടും
തോപ്പും ആയ തേജസ്സിനെ ഇവൻ ദേഹിയോടു മാംസത്തോളവും മുടിക്ക
൧൯ യും അതിരോഗി ഉരുകുമ്പോലേ വരികയും ചെയ്യും. അവന്റെ കാട്ടി
ലേ മരശേഷിപ്പും എണ്ണിക്കൂട്ടും, അവ എഴുതുവാൻ ബാലനും മതി.
൨൦ അന്നാളിൽ സംഭവിപ്പിതു: ഇസ്രയേലിന്റെ ശേഷിയും യാക്കോബ്
ഗൃഹത്തിലേ വിടുവിപ്പും തങ്ങളെ അടിച്ചവനെ ഇനി ചാരാതേ, ഇസ്ര
൨൧ യേലിൽ വിശുദ്ധനായ യഹോവയെ തന്നേ ഉണ്മയിൽ ചാരിക്കൊള്ളും.
ശേഷിപ്പു മനന്തിരിയും (ശയാൎയശ്രൂബ്. ൭, ൩) ഇസ്രയേലിൻ ശേഷി
൨൨ പ്പു വീരദേവങ്കലേക്കു തന്നേ (൯, ൫). ഇസ്രയേലേ, നിന്റെ ജനം
കടല്മണലോളം ആയാലും അതിൽ ശേഷിപ്പേ മനന്തിരിയുന്നുള്ളു. നീ
൨൩ തിയെ പൊഴിയുന്ന സംഹാരം വിധിച്ചു കിടക്കുന്നു, സൈന്യങ്ങളുടയ
യഹോവാകൎത്താവ് സമസ്തഭൂമിയിൻ നടുവിൽ മുടിവും വിധിനിൎണ്ണയ
വും നടത്തുന്നു സത്യം.
൨൪ അതുകൊണ്ടു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്ന കൎത്താവ് പറയുന്നിതു:
ചീയോനിൽ വസിക്കുന്ന എൻജനമേ, മിസ്രമൎയ്യാദ പോലേ നിന്നെ ദണ്ഡു
കൊണ്ട് അടിച്ചു വടിയെ നിന്മേൽ ഓങ്ങുന്ന അശ്ശൂരെ ഭയപ്പെടൊല്ല.
൨൫ അല്പം കുറയ നേരം ചെന്നാൽ ഈരൽ തീൎന്നുപോയിട്ട് എന്റെ കോപം
൨൬ അവരുടെ നിഗ്രഹത്തിങ്കലേക്കേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ സൈന്യങ്ങളുടയ യ
ഹോവ അവന്റെ മേൽ ഒരു ചമ്മട്ടിയെ ഉണൎത്തും, ഒരേബ് പാറയിൽ
മിദ്യാനെ അടിച്ച പന്തിയിൽ തന്നേ (ന്യാ. ൭, ൨൫), മിസ്രമൎയ്യാദ പോലേ
൨൭ കടലിന്മേൽ തൻ വടിയെ ഓങ്ങും (൨ മോ. ൧൪, ൧൬). അന്നാളിൽ അ
വന്റെ ചുമട് നിന്റെ ചുമലിൽനിന്നും അവന്റെ നുകം നിൻ കഴു
ത്തിൽനിന്നും നീങ്ങും തടിപ്പു ഹേതുവായി നുകം പൊട്ടുകേ ഉള്ളൂ.
൨൮ ഹാ അവൻ അയ്യാത്തിൽ കൂടി മിഗ്രോനിൽ ചെന്നു മിഖ്മാശിൽ കോ
൨൯ പ്പുകളെ സമൎപ്പിച്ചേച്ചു; കണ്ടിവാതിൽ കടന്നു ഗേബയിൽ രാ പാൎത്തു;

൩൦ രാമ വിറെച്ചു ശൌലിന്റെ ഗിബ്യ മണ്ടിപ്പോകുന്നു. ഗല്ലീംപുത്രിയേ
നിൻ ഒച്ചയെ ഉച്ചമാക്കുക, ലയശേ കുറിക്കൊൾക! അഗതിയായ അന
൩൧ ഥൊത്തേ! മദ്മേന തത്രപ്പെട്ടു, ഗേബീമിലേ നിവാസികൾ കുടിവാങ്ങി
൩൨ പ്പോകുന്നു. ഇന്നു തന്നേ അവൻ നോബിലേ നില്പു, ചിയോൻപുത്രിയു
൩൩ ടെ പൎവ്വതമാകുന്ന യരുശലേംകുന്നിന്നു നേരേ കൈ വീശും, എന്നിട്ട്
ഇതാ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്ന കൎത്താവ് നടുക്കുന്ന ഊററംകൊ
ണ്ടു കൊമ്പില വെട്ടിക്കളയുന്നു, പൊക്കത്തിൽ മികെച്ചവ അറുക്കയും ഉയ
൩൪ ൎന്നവ താഴുകയും, കാട്ടിലേ വള്ളിക്കെട്ടുകൾ ഇരിമ്പിനാൽ വെട്ടുപെടു
കയും ആ ലിബിനോൻ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനാൽ വീഴുകയും ചെയ്യും.

൧൧. അദ്ധ്യായം.

൧ **പി**ന്നേ ഇശായിക്കുററിയിൽനിന്ന് ഒരു ചുള്ളി മുളെക്കയും അതിൻ വേ
൨ രുകളിൽനിന്നു തളിർ തെഴുക്കയും ചെയ്യും; അവന്മേൽ യഹോവാത്മാ
വ് ആവസിക്കും, ജ്ഞാനവിവേകങ്ങളുടെ ആത്മാവു മന്ത്രണവീൎയ്യങ്ങളു
൩ ടെ ആത്മാവു അറിവും യഹോവാഭയവും ഉടയ ആത്മാവു തന്നേ. അവ
ന്ന് ഇഷ്ടവാസനയോ യഹോവാഭയമത്രേ, അവൻ കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ചെക്കു
൪ ന്യായം വിധിക്കാതേ ചെവികളുടെ കേൾവിക്കു ശാസിക്കാതേ, എളി
യവൎക്കു നീതിയിൽ ന്യായം വിധിക്കയും ദേശത്തിലേ സാധുക്കൾക്കായി
നേരിൽ ശാസിക്കയും (സങ്കീ. ൭൨, ൧൨.) തിരുവായാകുന്ന ദണ്ഡിനാൽ
ഭൂമിയെ അടിക്കയും അധരങ്ങളുടെ ശ്വാസത്താൽ ദുഷ്ടനെ മരിപ്പിക്കയും
൫ ചെയ്യും. നീതി അവന്റെ അരക്കെട്ടും വിശ്വസ്തത അവന്റെ നടു
ക്കെട്ടും ആയിരിക്കും.

൬ അന്നു ചെന്നായി കുഞ്ഞാടിനോടു പാൎക്കയും പുള്ളിപ്പുലി കോലാടിനോ
ട് അമരുകയും കന്നുകുട്ടി ചെറുകോളരി കാളക്കിടാവ് ഇവ ഒക്കത്തക്ക
൭ ചെറിയ കുഞ്ഞൻ നടത്തുകയും, പശുവും കരടിയും മേയ്കയും, അവ
ററിൻ കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ച് അമരുകയും, സിംഹം എരുതു പോലേ വൈ
൮ ക്കോൽ തിന്നുകയും, അണലിമടമേൽ ഉണ്ണി കളിക്കയും മൂൎഖന്റെ ക
൯ ണ്മിഴിക്കു മുലകുടിമാറിയവൻ കൈ നീട്ടുകയും ചെയ്യും. എന്റെ വിശു
ദ്ധപൎവ്വതത്തിൽ എങ്ങും അവ കുറവും കേടും ചെയ്കയില്ല, ഭൂമിയാകട്ടേ
സമുദ്രത്തിൽ വെള്ളം മൂടുമ്പോലേ യഹോവയറിവിനാൽ സമ്പൂൎണ്ണം.
൧൦ അന്നാളിൽ സംഭവിപ്പിതു: വംശങ്ങൾക്കു കൊടിയായി നില്ക്കുന്ന ഇശാ

യുടെ വേർ (തളിർ) എന്നവങ്കലേക്കു ജാതികൾ തിരയും, അവന്റെ
സ്വസ്ഥവാസം തേജസ്സാകയും ചെയ്യും.
൧൧ അന്നാളിൽ സംഭവിപ്പിതു: അശ്ശൂരിൽനിന്നും മിസ്രയിൽനിന്നും പ
ത്രോസ് കൂശ് ഏലാം ശിന്യാർ ഹമാത്ത് ഇവററിൽനിന്നും സമുദ്രദ്വീപു
കളിൽനിന്നും ശേഷിച്ചുള്ള സ്വജനത്തിന്റെ ശേഷിപ്പിനെ വീണ്ടുകൊ
൧൨ ള്ളേണ്ടതിന്നു കൎത്താവ് രണ്ടാമതും കൈ ഇടുകയും, ജാതികൾക്കു കൊ
ടിയെ ഉയൎത്തുകയും ഭൂമിയുടെ നാലു ദിക്കുകളിൽനിന്നും ഇസ്രയേലിൽ ത
ള്ളപ്പെട്ടവരെ ചേൎക്കയും യഹൂദയിൽ ചിന്നിയതിനെ കൂട്ടുകയും ചെയ്യും.
൧൩ അന്ന് എഫ്ര യിമിന്റെ എരിവു മാറും, യഹൂദയെ ഞെരുക്കുന്നവർ ഛേ
ദിക്കപ്പെട്ടും; എഫ്ര യിം യഹൂദയിൽ എരിവു ഭാവിക്കയും യഹൂദ എഫ്ര
൧൪ യിമെ ഞെരുക്കുകയും ഇല്ല. അവർ കടലോട്ടു ഫലിഷ്ട്യയുടെ തോളി
ന്മേൽ ചാടും, കിഴക്കിൻ മക്കളെ ഒക്കത്തക്ക കൊള്ളയിടും, എദോമും മോ
വാബ്യം അവരുടെ കൈക്കു പിടിയും അമ്മോന്യർ അവൎക്ക് അധീനവു
൧൫ മാകും. യഹോവ മിസ്രക്കടലിന്റെ നാവിനെ പ്രാവിക്കളകയും തന്റെ
ശ്വാസശോഷത്താൽ (ഫ്ര ാത്ത്) നദിമേൽ തൂക്കെ വീശി ഏഴ കൈവഴി
൧൬ കളാക്കി അടിച്ചു, ചെരിപ്പഴിയാതേ കടക്കുമാറാക്കുകയും ചെയ്യും. അ
പ്പോൾ അശ്ശൂരിൽനിന്നു ശേഷിച്ചുള്ള സ്വജനത്തിന്റെ ശേഷിപ്പിന്നു
നിരത്ത് ഉണ്ടാകും, മിസ്രയിൽനിന്നു കയറിവന്ന നാൾ ഇസ്രയേലിന്ന്
ഉണ്ടായവണ്ണം തന്നേ.

൧൨. അദ്ധ്യായം.

൧ അന്നാളിൽ നീ പറവിതു: യഹോവേ നീ എന്നോടു കോപിച്ചു, തി
രുകോപം മടങ്ങീട്ടു നീ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കകൊണ്ടു ഞാൻ നിന്നെ
൨ വാഴ്ത്തും. ഇതാ എൻ രക്ഷാദേവൻ ഞാൻ പേടിയാതെ തേറുന്നു, യാഃ
യഹോവയല്ലോ എന്റെ ശക്തിയും കീൎത്തനയും തന്നേ, അവൻ എനിക്കു
൩ രക്ഷയായി (൨ മോ. ൧൫, ൨). എന്നിട്ട് രക്ഷയുടെ ഉറവുകളിൽനിന്നു
൪ നിങ്ങൾ ആനന്ദത്തിൽ വെള്ളം കോരും. അന്നാളിൽ നിങ്ങൾ പറ
വിതു: യഹോവയെ വാഴ്ത്തുവിൻ, തിരുനാമത്തെ വിളിച്ചുകൊൾവിൻ,
വംശങ്ങളിൽ അവന്റെ വൻക്രിയകളെ അറിയിപ്പിൻ, തിരുനാമം ഉന്ന
൫ തപ്പെട്ടപ്രകാരം ഓൎപ്പിപ്പിൻ! ഗൌരവം കാണിച്ചതിനാൽ യഹോവ
൬ യെ കീൎത്തിപ്പിൻ, സൎവ്വഭൂമിയിലും ഇത് അറിവാറാക! ചിയോൻപൌ
രതയായുള്ളോവേ, ഇസ്രയേലിൽ വിശുദ്ധൻ നിൻനടുവിൽ വലിയവനാ
കയാൽ ഉച്ചത്തിൽ ആൎത്തുകൊൾക.

V. അദ്ധ്യ. ൧൩—൨൩ ബാബേൽ മുതലായ ജാതികൾക്ക ശിക്ഷാജ്ഞകൾ.

൧൩. അദ്ധ്യായം. (—൧൪, ൨൩.)

൧ ആമോചിൻ പുത്രനായ യശയ്യാ ബാബേലിനെ ചൊല്ലി ദൎശിച്ച ആജ്ഞ.

(൨) യഹോവ പട്ടാളങ്ങളെ ഒരുക്കി (൯) അഹങ്കാരിയെ ശിക്ഷിപ്പാൻ നിയോഗിച്ചു (൧൭) മാദയരെ കൊണ്ടു ബാബേലിന്നു കലാപം വരുത്തുകയാൽ (൧൪, ൧) ഇസ്രയേൽപ്രവാസം മാറി (൪) ശത്രുരാജാവിനെ കുറിച്ചു പാടി ലോകത്തിന്നു വന്ന സ്വൈരത്തെയും (൯) പാതാളവാസികൾ ഭ്രഷ്ടനെ പരിഹസിക്കുന്നതും (൧൨) മേരുവോളം ഉയൎന്നവന്റെ അധഃപതനവും (൧൬) ശവത്തിന്റെ അപമാനവും (൨൦) രാജ്യസംഹാരത്തെയും കൊണ്ടാട്ടം.

൨ അല്ലയോ വെറുമ്മലമേൽ കൊടി ഏററി ശബ്ദം ഉയൎത്തി കൈകൊ
ണ്ടു വീശുവിൻ, മഹാത്മാക്കളുടെ പടിവാതിലുകളിൽ അവർ പൂകുവാൻ
൩ തന്നേ. ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചവരെ കല്പിച്ചു എൻ കോപനിവൃത്തിക്കാ
൪ യി എൻ ഡംഭത്താൽ ഉല്ലസിക്കുന്ന വീരന്മാരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹാ
മലകളിൽ പെരുത്ത ജനത്തിന്നൊത്ത കോലാഹലശബ്ദം, രാജ്യങ്ങളേ
നിനാദം (പോലേ) ഒന്നിച്ചു കൂടിയ ജാതികളുടെ ആരവം! സൈന്യ
൫ ങ്ങളുടയ യഹോവ പോർസൈന്യത്തെ എണ്ണിനോക്കുന്നു. ദൂരദേശ
ത്തിങ്കന്നു വാനത്തിൻ അററത്തുനിന്ന് അവർ വരുന്നതു സൎവ്വഭൂമിയെ
യും സന്നമാക്കുവാൻ, യഹോവയും അവന്റെ ഈറലിന്റെ ആയുധങ്ങ
൬ ളും തന്നേ.— യഹോവാദിവസം സമീപമാകയാൽ മുറയിടുവിൻ, അതു
൭ കെല്പനിൽനിന്നു കലാപം പോലേ വരും (യോവേ. ൧, ൧൫). എന്നതു
കൊണ്ട് കൈകൾ എല്ലാം തളരുകയും മൎത്യഹൃദയം ഒക്കേ ഉരുകുകയും,
൮ വലിവു നോവുകൾ പിടിച്ചിട്ടു പെറുന്നവളെ പോലേ പിടെച്ചു മെരി
ൾകയും, തങ്ങളിൽ വിസ്മയിക്കയും, അവരുടെ മുഖങ്ങൾ ജ്വാലാമുഖമാക
യും ചെയ്യും.
൯ കണ്ടാലും ക്രൂരവും ചീററവും കോപച്ചൂടുമായി യഹോവാദിവസം വരു
ന്നതു ഭൂമിയെ പാഴാക്കുവാനും അതിങ്കന്നു പാപികളെ വേരറുപ്പാനും ത
൧൦ ന്നേ. വാനമീനുകളും തിരുവാതിരാദിനക്ഷത്രങ്ങളും സ്വപ്രകാശത്തെ
മിന്നിക്കായ്കയും, സൂൎയ്യൻ ഉദയത്തിങ്കൽ ഇരുൾകയും ചന്ദ്രൻ നിലാവിനെ
൧൧ തെളങ്ങിക്കായ്കയും, ഊഴിമേൽ ഞാൻ തിന്മയെയും ദുഷ്ടരിൽ അകൃത്യ
ത്തെയും സന്ദൎശിച്ചു, അഹങ്കാരികളുടെ ഡംഭിനെ ശമിപ്പിക്കയും, പ്രൌ

൧൨ ഢന്മാരുടെ വൈഭവത്തെ താഴ്ത്തുകയും ആം. സ്വൎണ്ണത്തെക്കാൾ മൎത്ത്യ
ന്മാരെയും ഒഫീരിലേ തങ്കത്തെക്കാൾ മനുഷ്യരെയും ഞാൻ വിലപിടിപ്പിക്കും.
൧൩ ആയതുകൊണ്ടു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയുടെ ചീററത്തിങ്കലും അവ
ന്റെ കോപച്ചൂടിൻ നാളിലും ഞാൻ വാനങ്ങളെ വിറെപ്പിക്കയും ഭൂമി
൧൪ സ്വസ്ഥലത്തുനിന്നു കുലുങ്ങുകയും ആം. ആട്ടിയ മാനും ആരും ചേൎക്കാ
ത്ത ആടും പോലേ അന്ന് അവനവൻ സ്വജനത്തിലേക്കു തിരികയും
൧൫ താന്താൻ സ്വദേശത്തേക്കു മണ്ടിപ്പോകയും, കണ്ടവൻ എല്ലാം കുത്തി
൧൬ ത്തുളഞ്ഞും, പിടികൂടിയവൻ ഒക്കേ വാളാൽ പട്ടും, അവർ കാണ്കേ ശി
ശുക്കൾ തകൎന്നും വീടുകൾ കവൎന്നും സ്ത്രീകൾ പുണൎന്നും പോകയും ചെയ്യും.
൧൭ കണ്ടാലും വെള്ളിയെ കൂട്ടാക്കാതേ പൊന്നിൽ രസിക്കാതേ ഉള്ള മേദ
൧൮ രെ ഞാൻ അവൎക്കു നേരേ ഉണൎത്തും. ആയവരുടെ വില്ലുകൾ ബാല
ന്മാരെ തുണ്ടിക്കും, ഉദരഫലത്തിൽ അവർ കനികയും കുഞ്ഞങ്ങളെ ക
൧൯ ണ്ണ് ആദരിക്കയും ഇല്ല. എന്നിട്ടു രാജ്യങ്ങളുടെ ശിഖാമണിയും കല്ദയ
രുടെ ഗൎവ്വാലങ്കാരവും ആയുള്ള ബാബേൽ എന്നവൾ ദൈവം സദോം
൨൦ ഘമോറകളെ മറിച്ചു വെച്ചപ്രകാരം ആകും. എന്നും വാസമാവാറില്ല,
തലമുറതലമുറയോളം കുടിയേറുകയും ഇല്ല, അറവിക്കാരൻ അവിടേ കൂ
൨൧ ടാരം അടിക്കയും ഇടയന്മാർ കൂട്ടങ്ങളെ കിടത്തുകയും ഇല്ല. മരുവിലേ
ജന്തുക്കൾ അവിടേ കിടക്കയും വീടുകളിൽ മൃഗങ്ങ നിറകയും, തീവിഴുങ്ങി
൨൨ കൾ അതിൽ വസിക്കയും കൂളികൾ തുള്ളുകയും, ഓരികൾ ആ അരമ
നകളിലും കുറുക്കന്മാർ ഭോഗമന്ദിരങ്ങളിലും ഓളിയിടുകയും ചെയ്യും.
അവളുടെ കാലം വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു, അവളുടെ വാഴുനാൾ നീ
ളുകയും ഇല്ല.

൧൪, ൧ കാരണം യഹോവ യാക്കോബിൽ കനിവു തോന്നി ഇസ്രയേലെ ഇ
നിയും തെരിഞ്ഞെടുത്തു, അവരെ സ്വഭൂമിയിൽ അമരുമാറാക്കും; പരദേ
൨ ശി അവരോടു പററി യാക്കോബ് ഗൃഹത്തോടു ചേൎന്നുവരും. വംശങ്ങൾ
അവരെ കൈക്കൊണ്ടു സ്വസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കും, ഇസ്രയേൽഗൃഹ
മോ യഹോവാഭൂമിയിൽ അവരെ ദാസീദാസന്മാരാക്കി അടക്കയും, അടി
മയാക്കിയവരെ അടിമയാക്കുകയും തെളിച്ചവരിൽ അധികരിക്കയും
൩ ചെയ്യും.— യഹോവ നിന്റെ അത്തലും ആടലും നിന്നെ സേവിപ്പി
ച്ച കഠിനദാസ്യവും മതിയാക്കി സ്വസ്ഥത തരുന്നാൾ സംഭവിപ്പിതു:
൪ ബാബേൽരാജാവിനെ ചൊല്ലി നീ ഈ സദൃശം പാടി പറയും: തെളി

൫ ക്കുന്നവൻ എങ്ങനേ അടങ്ങി പൊൻശേഖരി എങ്ങനേ അടങ്ങി! യ
ഹോവ ദുഷ്ടരുടെ ദണ്ഡിനെ വാഴുന്നോരുടെ ചെങ്കോലിനെ ഒടിച്ചു.
൬ ചീററത്താൽ അററം ഇല്ലാതോളം അടി ഏല്പിച്ചും അടങ്ങാതേ പിന്തുട
൭ ൎന്നു ജാതികളെ കോപത്താൽ ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞവനെ തന്നേ. സൎവ്വഭൂമി
യും വിശ്രമിച്ചമൎന്നു, അവർ പൊട്ടി ആൎക്കുന്നു. ലിബനോനിലേ ദേവ
താരം മുതൽ കീല്മരങ്ങളും: "നീ കിടന്ന നാൾ മുതൽ ഞങ്ങളെക്കൊള്ളേ
വെട്ടുകാരൻ കരേറിവരാ" എന്നു നിങ്കൽ സന്തോഷിക്കുന്നു.
൮ നിൻെറ വരവിന്ന് എതിരേ പാതാളം അടിയോളം കലുങ്ങുന്നു;
൯ ആയതു ഭൂമിയിൽ കോലാട്ടുകളായ്പോണ പ്രേതന്മാരെ ഒക്കയും ഉണൎത്തി,
ജാതികളുടെ സകലരാജാക്കന്മാരെയും സിംഹാസനങ്ങളിൽനിന്ന് എഴ
൧൦ നീല്പിക്കുന്നു. "നീയും ഞങ്ങളെ പോലേ വലഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തുച
൧൧ മഞ്ഞു" എന്ന് എല്ലാവരും നിന്നോടു ഭാഷിക്കും. നിൻെറ കിന്നരനാദം
മുതലായ വൈഭവം എല്ലാം പാതാളത്തേക്കു കിഴിഞ്ഞു നിൻെറ വിരിപ്പു
൧൨ കൃമിയും പുതെപ്പു പുഴുവും അത്രേ.— ഹേ അരുണോദയപുത്രനായ
൧൩ ജ്യോതിയേ, നീ വാനത്തിൽനിന്ന് എങ്ങനേ വീണു, ജാതികളെ അ
൧൪ മൎക്കുന്നവനേ നീ നിലത്തു വീഴ്ത്തപ്പെട്ടത് എങ്ങനേ! നീയോ ഹൃദയം
കൊണ്ടു പറഞ്ഞിതു: "ഞാൻ വാനങ്ങളിൽ കരേറി ദേവനക്ഷത്രങ്ങൾക്കു
മീതേ എൻ സിംഹാസനത്തെ ഉയൎത്തി, ഉത്തരദിക്കിലേ സങ്കേതപൎവ്വത
൧൫ ത്തിൽ ഇരുന്നരുളി; മേഘശിഖരങ്ങളുടെ മേൽ കരേറി അത്യുന്നത
നോടു സാരൂപ്യം പ്രാപിക്കും" എന്നത്രേ. അയ്യോ പാതാളത്തിൽ ഗുഹ
൧൬ യുടെ അധമദിക്കിലേക്കു നീ താഴുന്നു.— നിന്നെ കാണുന്നവർ നി
ന്നെ കൺപാൎത്ത് ആലോചിക്കുന്നിതു: "ഭൂമിയെ കലുക്കി രാജ്യങ്ങളെ
൧൭ ഇളക്കി ഊഴിയെ പാഴ്നിലമാക്കി അതിൻ നഗരങ്ങളെ തകൎത്തു ബദ്ധ
ന്മാരെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കാതേ വെച്ചുകൊണ്ട ആൾ ഇവൻ തന്നെ
൧൮ യോ? എന്നത്രേ. ജാതികളുടെ രാജാക്കന്മാർ എപ്പേരും അവനവൻ
൧൯ സ്വഭവനത്തിൽ തേജസ്സിൽ വസിക്കുന്നുവല്ലോ. നീ മാത്രം വെറുത്തുക
ളഞ്ഞ തുളിർ പോലേ ശവക്കുഴിയോട് അകലേ തള്ളപ്പെട്ടു, വാൾ കുത്തി
കൊന്നിട്ടു ഗുഹക്കല്ലുകളിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നവരെ പുതെപ്പാക്കി ചവിട്ടി
൨൦ ക്കളഞ്ഞ പിണമായി പോകുന്നു. ആയവരോട് നീ ശ്മശാനത്തിൽ ഒരു
മിക്കയില്ല. നിൻെറ ദേശത്തെ നീ കെടുത്തു നിൻെറ ജനത്തെ കൊ
ന്നുകളഞ്ഞ നിമിത്തം ദുഷ്കൃതികളുടെ സന്തതിക്ക് എന്നേക്കും പേർ വിളി
൨൧ ക്കപ്പെടുകയില്ല. അപ്പന്മാരുടെ അകൃത്യം ഹേതുവായിട്ട് അവൻെറ മ

ക്കൾക്കും അറുകല ഒരുക്കുവിൻ! അവർ എഴുനീല്ക്കയും ഭൂമിയെ അടക്ക
യും ഊഴിയുടെ മുഖത്തു നഗരങ്ങൾ (പിന്നേയും) നിറെക്കയും അരുതു.—
൨൨ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടാവിതു: ഞാൻ അവരെ
ക്കൊള്ളേ എഴുനീററു ബാബേലിന്നു പേരും വേരും പുത്രപൌത്രസമ്പ
൨൩ ത്തും ഛേദിച്ചുകളയും, എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. അതിനെ മു
ള്ളന്ന് അധീനവും നീർപ്പൊയ്കകളും ആക്കിവെച്ചു, സംഹാരം എന്ന
മാച്ചൂൽകൊണ്ട് അടിച്ചുവാരും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയുടെ
അരുളപ്പാടു.

അശ്ശൂരിന്റെ നാശം നിശ്ചയം. (൨൪—൨൭.)

൨൪ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ആണയിട്ടിതു: ഞാൻ നിരൂപിച്ചവണ്ണം ആ
൨൫ കുന്നു ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചവണ്ണം നിലെക്കയും ചെയ്യുന്നു സത്യം. എങ്കി
ലോ എൻ ദേശത്തിൽ അശ്ശൂരിനെ തകൎത്തു എൻ മലകളിന്മേൽ അവനെ
ചവിട്ടിക്കളയും, പിന്നേ അവന്റെ നുകം അവരിൽനിന്നു നീങ്ങി അ
൨൬ വന്റെ ചുമട് അവരുടെ ചുമലിൽനിന്നു മാറിപ്പോകയും വേണം. എന്ന
തു സൎവ്വഭൂമിയുടെ മേൽ നിശ്ചയിച്ചുകിടക്കുന്ന നിൎണ്ണയവും സകലജാതി
൨൭ കളുടെ മേലും നീട്ടിയ കൈയും ഇതത്രേ. കാരണം സൈന്യങ്ങളുടയ
യഹോവ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടു, പിന്നേ ആർ മുടക്കും? നീട്ടീട്ടുള്ളത് അവ
ന്റെ കൈ തന്നേ, അതിനെ ആർ വിലക്കും?

ഫലിഷ്ടരുടെ നേരേ ശിക്ഷാജ്ഞ. (൨൮—൩൨.)

൨൮ ആഹാജ് രാജാവിന്റെ മരണവൎഷത്തിൽ ഉണ്ടായ ആജ്ഞയാവിതു:
൨൯ സകലഫലിഷ്ടയായുള്ളോവേ നിന്നെ അടിച്ച കോൽ ഒടിഞ്ഞിരിക്ക
യാൽ സന്തോഷിക്കരുതു; എന്തെന്നാൽ നാഗത്തിന്റെ വേരിൽനിന്നു
൩൦ മൂൎഖൻ പുറപ്പെട്ടും അതിന്റെ ഫലമോ പറക്കുന്ന സൎപ്പം. സാധുക്കളു
ടെ ആദ്യജാതന്മാർ മേയ്ക്കയും ദരിദ്രന്മാർ നിൎഭയമായി കിടക്കയും ചെയ്യും,
നിന്റെ വേരിനെയോ ഞാൻ ക്ഷാമത്താൽ മരിപ്പിക്കും, നിന്റെ ശേഷി
൩൧ പ്പിനെ അവൻ കൊല്ലും. പടിവാതിലേ മുറയിടുക, പട്ടണമേ കൂക്ക
ക! സകലഫലിഷ്ടയായുള്ളോവേ നീ അഴഞ്ഞുപോയി, വടക്കുനിന്നു
പുക (പോലേ) വരുന്നുവല്ലോ, ആ വ്യൂഹങ്ങളിൽ ചിതറിപ്പോകുന്നവനും
൩൨ ഇല്ല. എന്നാൽ ജാതികളുടെ ദൂതന്മാർ എന്ത് ഓർ ഉത്തരം കൊണ്ടുവ
രും? യഹോവ ചിയോന്ന് അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിട്ടുണ്ടു, അവന്റെ ജനത്തി
ലേ സാധുക്കൾ അതിൽ ആശ്രയിക്കയും ചെയ്യും എന്നത്രേ.

മോവാബിന്റെ നേരേ ശിക്ഷാജ്ഞ. (അ. ൧൫. ൧൬.)

(൧൫, ൧) മോവാബ്യർ നാട്ടിൽ എങ്ങും നാശം തട്ടുകയാൽ (൧൬, ൧) ദാവിദ് ഗൃഹത്തിന്നു മുന്നേ പോലേ കപ്പം കെട്ടിക്കൊടുപ്പാൻ ബുദ്ധി പറഞ്ഞതു. (൬) ഡംഭാധിക്യം നിമിത്തം മോവാബിൽ സങ്കടം പെരുകി വൃത്ഥാശ്രയം ക്ഷയിച്ചുപോകുന്നതു.

൧൫, ൧ മോവാബിലേ ആജ്ഞയാവിതു: അതേ മോവാബ്യർ ഒരു രാത്രിയിൽ
കലാപം വന്നു തീൎന്നുപോയി. മോവാബക്കോട്ട രാത്രിയിൽ കലാപം
൨ വന്നു തീൎന്നുപോയി. (നഗരക്കാർ) ആലയത്തിലേക്കും ദീബോൻകുന്നു
കാവുകളിലും കരഞ്ഞു കരേറുന്നു. നബോ, മേദബ എന്നവ നിമിത്തം
൩ മോവാബ് മുറയിടുന്നു. അതിൽ തല എല്ലാം കഷണ്ടിയായി താടി എ
ല്ലാം ചിരെച്ചുപോയി; അതിൻ തെരുക്കളിൽ രട്ടുടുക്കുന്നു, മാളികതോറും
൪ വീഥികൾതോറും കരഞ്ഞുംകൊണ്ടു മുറയിട്ടു ഇറങ്ങുന്നു. ഹെഷ്ബോനും എ
ലാലയും ക്രുക്കുന്നു. യാഹച് പൎയ്യന്തം അവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാം, അ
തുകൊണ്ടു മോവാബിൽ കച്ച കെട്ടിയവർ ഉള്ളം കിടുകിടുത്തു ഘോഷി
൫ ക്കുന്നു. എന്റെ ഹൃദയവും മോവാബിനെ ചൊല്ലി ക്രുക്കുന്നു. അതിൽ
മണ്ടിപ്പോകുന്നവർ മൂവാണ്ടേപ്പശുവാകുന്ന ചോവർ വരേയും (കാണാം).
ലൂഹീത്തിലേ ചുരം കരഞ്ഞേ കരേറും, ഹോരൊനൈമിലേ വഴിയിൽ
൬ കുഴക്കിന്റെ നിലവിളി കിളരുന്നു. നിമ്രയിലേ വെള്ളങ്ങൾ ശൂന്യമാ
൭ യി, പുല്ല് ഉണങ്ങി സസ്യം മുടിഞ്ഞുപോയിട്ടു പച്ച ഇല്ലല്ലോ. അതു
കൊണ്ട് അവർ ചെയ്തുണ്ടാക്കിയതും സംഗ്രഹിച്ചതും അലരിത്തോട്ടിൻ
൮ അക്കരേ പേറിപ്പോകുന്നു. മോവാബിൻ അതിരിനെ ക്രുക്കൽ ചുററുന്നു,
എഗ്ലെം വരേ അതിൻ മുറവിളി, വീരക്കുളത്തോളം അതിൻ മുറവിളി.
൯ ദിമോനിലേ വെള്ളങ്ങളിൽ ചോര നിറഞ്ഞുവല്ലോ. ഞാനോ ദിമോന്റെ
മേൽ ഇനി അധികം വരുത്തും, മോവാബിൽനിന്നു വിടുവിക്കപ്പെട്ടവ
ൎക്കും നാട്ടിലേ ശേഷിപ്പിന്നും ഒരു സിംഹത്തെ തന്നേ.

൧൬, ൧ വാറയ്യൂരിൽനിന്നു മരുവിൻ വഴിയായി ഭൂമിപാലനു കുഞ്ഞാടുകളെ
അയപ്പിൻ (൨ രാജ. ൩, ൪) ചിയോൻപുത്രിയുടെ പൎവ്വതത്തിലേക്കു
൨ തന്നേ. കൂട്ടിൽനിന്ന് ആട്ടീട്ട് അലയുന്ന പക്ഷി പോലേയല്ലോ അ
ൎന്നോൻകടവുകളിൽവെച്ചു മോവാബ് പുത്രിമാർ (യാചിക്കുന്നിതു): കൂടി
൩ വിചാരം വരുത്തുവിൻ! ചാതിക്കാരം പിടിപ്പിൻ! നട്ടുച്ചയിൽ നിന്റെ
നിഴലിനെ രാത്രികണക്കേ പരത്തേണമേ! ഭ്രഷ്ടരെ മറെച്ചുകൊൾക,

൪ ഉഴലുന്നവനെ കാട്ടിക്കൊടുക്കായ്ക! മോവാബിൽനിന്നു ഭ്രഷ്ടരായവർ
അങ്ങു മേവിക്കൊള്ളട്ടേ, പാഴാക്കുന്നവന്റെ മുഖത്തുനിന്ന് അവൎക്കു മറ
വിടം ആകേണമേ. എങ്ങനേ എന്നാൽ ഉപദ്രവി ഒഴിഞ്ഞു പാഴാക്കുന്ന
൫ വൻ ഒടുങ്ങി, ചവിട്ടുന്നവർ ദേശത്തുനിന്നു തീൎന്നുപോയി; ദയയാൽ ഒരു
സിംഹാസനം സ്ഥിരമായി, ദാവിദിൻ കൂടാരത്തിൽ ന്യായം തേടി നീതി
യെ ഉഴററിക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വിധികൎത്താവ് ഉണ്മയിൽ അതിന്മേൽ വ
സിക്കുന്നു.

൬ ഞാങ്ങളോ അതിഡംഭിയായ മോവാബിന്റെ ഡംഭത്തെയും അഹങ്കാര
൭ ക്രോധവമ്പുകളെയും തുമ്പില്ലാത്ത നുണകളെയും കേട്ടിരിക്കുന്നു. അതു
കൊണ്ടു മോവാബിനെ ചൊല്ലി മോവാബ് മുറയിടും, എല്ലാം മുറയിടും;
ഓട്ടുകോട്ടയുടെ മുന്തിരിങ്ങക്കട്ടകൾ നിമിത്തം നിങ്ങൾ മുററും ഇടിഞ്ഞിട്ടു
൮ കുശുകുശുക്കും. എന്തെന്നാൽ ഹെഷ്ബോനിലേ പാടങ്ങളും വാടിപ്പോയി,
സിബ്മയിലേ മുന്തിരിവള്ളിക്കു ജാതികൎത്താക്കൾ നല്ലകൊടികളെ ഒടി
ച്ചു അവ യാജെരോളം എത്തി മരുവിലും പടൎന്നു നടന്നു അതിൻ ശാഖ
൯ കൾ പരന്നു കടലിനെയും കടന്നുവല്ലോ. അതുകൊണ്ടു ഞാൻ യാജെർ
കരയും പോലേ സിബ്മയിലേ വള്ളിയെ ചൊല്ലി കേഴും, ഹെഷ്ബോനും
എലാലയും ആയുള്ളോവേ എൻ കണ്ണുനീർകൊണ്ടു നിന്നെ നനെക്കും,
നിന്റെ വേനലിന്നും കൊയ്ത്തിന്നും അട്ടഹാസം തട്ടുകയാൽ തന്നേ.
൧൦ തോപ്പിൽനിന്നു സന്തോഷവും ആനന്ദവും അടങ്ങിപ്പോയി പറമ്പുകളിൽ
ആൎപ്പുമില്ല ആരവവും ഇല്ല ചക്കുരലിൽ മെതിക്കുന്നവനു വീഞ്ഞു മെതി
൧൧ ഇല്ല; ആ അട്ടഹാസത്തെ ഞാൻ നിറുത്തിക്കളഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എ
ന്റെ കുടൽ മോവാബിനെ കുറിച്ചും ഉള്ളം ഓട്ടുകോട്ടയെ കുറിച്ചും കിന്ന
൧൨ രം പോലേ മുരളുന്നു. അപ്പോൾ മോവാബ് (ദേവനെ) തേടി കുന്നുകാ
വിൽ അദ്ധ്വാനിച്ചു മടുത്തുപോയി എന്നുവരും, അവൻ പ്രാൎത്ഥിപ്പാൻ ത
൧൩ ന്റെ ശുദ്ധസ്ഥലം പ്രവേശിച്ചാലും ആവതില്ല എന്നു വരും.— യഹോ
൧൪ വ മോവാബിനെ ചൊല്ലി മുമ്പേ ഉരെച്ച വചനം ഇതത്രേ. ഇപ്പോ
ഴോ യഹോവ ഉരെക്കുന്നിതു: കൂലിക്കാരന്റെ ആണ്ടുകളാൽ മൂവാണ്ടു
കൊണ്ടു മോവാബിൻ തേജസ്സ് ആ വലിയ കോലാഹലം എല്ലാം ഇരു
ന്നാലും എളുതാകും, ശേഷിപ്പും ഇത്തിരി അല്പമാം, ഏറയല്ല.

എഫ്ര യിം ദമഷ്ക്ക (അശ്ശൂർ) എന്നവററിന്നു നേരേ. (൧൭, ൧—൧൪.)

൧൭, ൧ ദമഷ്ക്കിലേ ആജ്ഞയാവിതു: കണ്ടാലും ദമഷ്ക്ക നഗരമാകാതവണ്ണം നീ
൨ ക്കപ്പെട്ട് ഇടിഞ്ഞു വീണ കല്ക്കൂട്ട് ആകും. ആരൊയേർ ഊരുകൾ ക
ടിവാങ്ങീട്ട് മൃഗക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ആയ്ച്ചമയും, അവ ആരും അരട്ടാതേ കി
൩ ടന്നുകൊള്ളും. എഫ്ര യിമിൽനിന്നു രാജധാനിയും ദമഷ്ക്കിൽനിന്നു രാജ
ത്വവും ഒഴിഞ്ഞുപോകും, സുറിയയിൽ ശേഷിപ്പുള്ളതിന്നു ഇസ്രയേൽപുത്ര
രുടെ തേജസ്സിന്ന് എന്ന പോലേ വരും; എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യ
൪ ഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. അന്നു യാക്കോബിൻ തേജസ്സ് ചുരുങ്ങി അ
൫ വൻെറ മാംസത്തിൻ പുഷ്ടി മെലിഞ്ഞും പോകും. അന്നുണ്ടാവിതു: എഴ
ന്ന വിളയെ മൂരുമ്പോൾ അവൻെറ കൈ കററകളെ കൊയ്യും പോലേ,
മല്ലന്മാരുടെ താഴ്വരയിൽ (യോശു. ൧൫, ൮) കററകളെ എടുക്കും പോലേ
൬ ഉണ്ടാം. ഒലീവ് മരത്തെ കുലുക്കുമ്പോൾ കൊട്ടുമുടിയിൽ രണ്ടു മൂന്നു കുരു
വും കായ്ച്ച മരത്തിൻ ചില്ലികളിൽ നാലഞ്ചും ഉള്ളതു പോലേ, അതിൽ
കാലായി പറിപ്പാൻ ചിലതു ശേഷിക്കും എന്ന് ഇസ്രയേൽ ദൈവമായ
൭ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.— അന്നാളിൽ മനുഷ്യൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി
യവനെ ഉററുനോക്കും, അവൻെറ കണ്ണുകൾ ഇസ്രയേലിലേ വിശുദ്ധനെ
൮ ലേക്കു കാണും. തൻ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയാകുന്ന ബലിപീഠങ്ങളെ
ഇനി നോക്കുകയും തൻ വിരലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ശ്രീപ്രതിമകളെയും സൂ
൯ ൎയ്യസ്തംഭങ്ങളെയും കാണുകയും ഇല്ല. അന്നാളിൽ അവൻെറ ഉറെച്ച ന
ഗരങ്ങൾ പടല്ക്കാട്ടിലും കൊട്ടുമുടിയിലും ഇടിച്ചു വിട്ടേച്ചതിന്ന് ഒക്കും,
(കനാന്യർ) ഇസ്രയേൽപുത്രന്മാർ നിമിത്തം വിട്ടേച്ചുപോകയാൽ പാഴാ
൧൦ യ്ച്ചമഞ്ഞ കോട്ടകൾക്കു തന്നേ. എന്തെന്നാൽ നിൻെറ രക്ഷാദൈവത്തെ
നീ മറന്നു, നിൻെറ ഉറപ്പിൻ പാറയെ ഓൎക്കാതേ പോകയാൽ മനോഹ
൧൧ രക്കാവുകളെ നീ നട്ടു അതിൽ അന്യവള്ളിയെ ഇട്ടിരുന്നു. നീ നട്ട നാ
ളിൽ അതിന്നു വേലി കെട്ടി ഇട്ടതു പുലൎച്ചയിൽ പുഷ്പിച്ചുകൊണ്ടിട്ടും വ
ന്മുറിയും പൊറുക്കാത്ത വ്യസനവും തട്ടുന്ന ദിവസത്തിൽ കൊയ്ത്തു ക്രമ്പലാം.
൧൨ അയ്യോ സമുദ്രങ്ങൾ ഇരെക്കുമ്പോലേ ബഹുവംശങ്ങൾ ഇരെക്കുന്ന
കോലാഹലവും, കനത്ത വെള്ളങ്ങൾ മുഴങ്ങുമ്പോലേ കുലങ്ങൾ മുഴങ്ങുന്ന
൧൩ നാദവും അയ്യോ. പെരുത്ത വെള്ളങ്ങളുടെ മുഴക്കം പോലേ കുലങ്ങൾ മു
ഴങ്ങുന്നു, ആയവൻ അവരെ ഭത്സിക്കുംപോഴേക്കോ ദൂരവേ മണ്ടി, കാററി
ന്നു മുമ്പിൽ മലകളിലേ പതിരും വിശറിൻ മുമ്പിൽ കച്ചിച്ചുഴലിയും എ

൧൪. ന്ന പോലേ പായിക്കപ്പെട്ടു പോകും. വൈകുന്നേരത്ത് ഇതാ ത്രാസം,
ഉഷസ്സിന്നു മുമ്പേ അവർ ഇല്ല; നമ്മെ കവരുന്നവരുടെ പങ്കും നമ്മെ
കൊള്ളയിടുന്നവരുടെ ചീട്ടും ഇതത്രേ.

ക്രൂശ് യഹോവെക്ക് അധീനമാവ്വതും. (അ. ൧൮.)

ഭയവിവശരായ ക്രൂശ്യർ (൪) യഹോവ അശ്ശൂരെ അമൎക്കുന്ന ശ്രുതിയെ കേട്ടിട്ടു (൭) അവനെ ആശ്രയിച്ചു കൊള്ളും.

൧൮, ൧ അഹോ ക്രൂശിലേ നദികൾക്കു അക്കരേ ഈച്ചയിറകുകൾ ചിലുചി
൨ ലേ നദിക്കുന്ന ദേശമേ! കടലിലും വെള്ളങ്ങളുടെ മീതേയും ഓടത്തോ
ണികളിൽ ചാരന്മാരെ അയക്കുന്ന (ദേശമേ). അല്ലയോ ലഘുദൂതന്മാരേ
നിടിയ മൊട്ടത്തലയന്മാരെയും ആ ജാതിക്കും അപ്പുറത്ത് അതിഘോര
മായ ജനത്തെയും പുഴകൾ ഖണ്ഡിക്കുന്ന നാട്ടിൽ നിഷ്കൃഷ്കല്പന ഏറി
൩ ചവിട്ടി നടക്കുന്ന ജാതിയെയും ചെന്നു കാണ്മിൻ! ഊഴിയിൽ വസിച്ചു
ഭൂമിയിൽ കുടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുമായുള്ളോരേ മലകളിൽ കൊടിയേറു
൪ മളവിൽ നോക്കുവിൻ! കാഹളം ഊതുമളവിൽ കേൾപ്പിൻ!— യഹോ
വയാകട്ടേ എന്നോടു പറഞ്ഞിതു: വെയിൽ വെളുവെള ചുട്ടു കൊയ്ത്തിൻ
ഉഷ്ണത്തിൽ മഞ്ഞു മേഘം പോലേ ഉള്ള കാലത്തിൽ എൻ വാസസ്ഥാന
൫ ത്തിൽ ഞാൻ അടങ്ങി പാൎക്കും. കൊയ്ത്തിൻ മുമ്പേയോ പൂത്തു തീൎന്നു മൊ
ട്ടു കലെച്ചു പഴക്കുന്നേരം അവൻ ചെത്തുകത്തികൊണ്ടു ചില്ലികളെ അ
൬ രുത്തു വള്ളികളെ വെട്ടിക്കളയും. (അപ്പോലേ) അവർ ഒക്കത്തക്ക മല
കളുടെ കഴുകിന്നും നാട്ടിലേ മൃഗത്തിന്നും വിടപ്പെട്ടും, കഴുക് അതിന്മേൽ
വേനൽ പാൎക്കയും നാട്ടിലേ മൃഗം എല്ലാം ശീതകാലം പാൎക്കയും ചെയ്യും.—
൭ ആ കാലത്തിൽ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവെക്കു തിരുമുല്ക്കാഴ്ചയായി നി
ടിയ മൊട്ടത്തലയന്മാരും അതിന്നപ്പുറത്തും അതിഘോരമായ ജനത്തിൽ
നിന്നും പുഴകൾ ഖണ്ഡിക്കുന്ന നാട്ടിൽ നിഷ്കൃഷ്കല്പന ഏറി ചവിട്ടി ന
ടക്കുന്ന ജാതിയും സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവാനാമത്തിൻ സ്ഥലമായ ചി
യോൻപൎവ്വതത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരപ്പെടും.

മിസ്രയുടെ ശിക്ഷയും മാനസാന്തരവും. (അ. ൧൯.)

യഹോവ മിസ്രെക്കു ബുദ്ധിമുട്ടും (൫) ദാരിദ്ര്യവും (൧൦) അഴിനിലയും വരുത്തിക്കൊണ്ടു (൧൬) മാനസാന്തരത്തിന്നും (൨൩) രാജ്യസഖ്യതെക്കും വഴി ഉണ്ടാക്കും.

൧൯, ൧ മിസ്രയിലേ ആജ്ഞയായിതു: കണ്ടാലും യഹോവ ലഘുമേഘത്തിൽ
കേറി മിസ്രയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു, അപ്പോൾ മിസ്രയുടെ അസത്തുകൾ തി
രുമുമ്പിൽ ആടുകയും മിസ്രക്കാരുടെ ഹൃദയം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉരുകി
൨ പ്പോകയും ആം. ഞാൻ മിസ്രയെ മിസ്രെക്കു നേരേ കോപ്പിട്ടുവിക്കും, സ
ഹോദരർ മിത്രങ്ങൾ തമ്മിലും ഊരോട് ഊരും രാജ്യത്തോടു രാജ്യവും പ
൩ ടക്കൂടും. മിസ്രക്കാരുടെ ആത്മാവ് ഉള്ളിൽ ഒഴികയും, അവരുടെ മന്ത്ര
ണത്തെ ഞാൻ മുടിക്കയും, അവർ അസത്തുകളോടും മന്ത്രവാദികൾ വെ
൪ ളിച്ചപ്പാടന്മാർ ലക്ഷണക്കാർ എന്നവരോടും ചോദിക്കയും ചെയ്യും. ഞാ
നോ മിസ്രക്കാരെ കഠിനകൎത്താവിന്റെ കയ്യിൽ അടെച്ചുവെക്കും, ശക്തി
യുള്ള രാജാവ് അവരെ ഭരിക്കും എന്നതു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എ
ന്ന കൎത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടു.

൫ സമുദ്രത്തിൽനിന്നു വെള്ളങ്ങൾ ഒടുങ്ങുകയും നദി വററി ഉണങ്ങി
൬ പ്പോകയും (ഇയ്യോബ് ൧൪, ൧൧), പുഴകൾ നാറി മിസ്രനദീമുഖങ്ങൾ
൭ ചുരുങ്ങി വറണ്ടു, ഓടയും പാശിയും വലഞ്ഞുപോകയും ആം. നദിവ
ക്കത്തു പുഴയരുവിലേ പുലങ്ങളും നദിയുടെ വിള സകലവും ഉണങ്ങി
൮ പാറി ഇല്ലാതേയായി.— അപ്പോൾ മീൻപിടിക്കാർ ഞരങ്ങുകയും നദി
യിൽ ചൂണ്ടൽ ഇടുന്നവർ എല്ലാം തൊഴിക്കയും വെള്ളത്തിന്മേൽ വല
൯ വീശുന്നവർ മുഷിഞ്ഞുപോകയും, ചണം ചിക്കി നുല്ക്കുന്നവരും വെള്ളാ
൧൦ ട നെയ്യുന്നവരും നാണിക്കയും ആം.— (രാജ്യത്തിലേ) അടിസ്ഥാന
ങ്ങൾ ആയവൎക്ക് ഇടിച്ചലും ദിവസവൃത്തിക്കാൎക്ക് എല്ലാം മനഃക്ലേശവും ഉ
൧൧ ണ്ടാം. ചാനിയിലേ പ്രഭുക്കൾ മൂഢന്മാരത്രേ, ഫറോവിൻ മന്ത്രികളിൽ
ജ്ഞാനം ഏറിയവർ പൊട്ടരായ്പ്പോയ സഭയത്രേ. ഞാൻ ജ്ഞാനികളുടെ
പുത്രൻ, ഞാൻ ആദിരാജാക്കളേ മകൻ, എന്നു നിങ്ങൾ ഫറോവിനോടു
൧൨ പറയുന്നത് എങ്ങനേ? നിന്റെ ജ്ഞാനികളായവർ പിന്നേ എവിടേ?
സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ മിസ്രയുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ എന്തു മന്ത്രിച്ചു എ
൧൩ ന്ന് അവർ അറിഞ്ഞു നിന്നെ ഉണൎത്തിക്കട്ടേ. ചാനിപ്രഭുക്കൾ മൂഢരാ
യ്ച്ചമഞ്ഞു, മെംഫിപ്രഭുക്കൾ ചതിപ്പെട്ടുപോയി, മിസ്രഗോത്രങ്ങൾക്കു
൧൪ കൊത്തളങ്ങളായവർ അതിനെ തെററിക്കുന്നു. അതിൻ ഉള്ളത്തിൽ യ
ഹോവ വികടാത്മാവിനെ കലക്കി ചേൎത്തിട്ടു മത്തൻ തന്റെ ഛൎദ്ദിയിൽ
തപ്പും പ്രകാരം അവർ മിസ്രയെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയിലും തെററിക്കുന്നു.
൧൫ തലയും വാലും മട്ടലും മുത്തെങ്ങയും (൯, ൧൩) ചെയ്യാകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി

൧൬ യും മിസ്രെക്കായി നടക്കയും ഇല്ല.— ആ നാളിൽ മിസ്രക്കാർ പെണ്ണു
ങ്ങൾക്ക് ഒത്തു ചമഞ്ഞു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ അവരെക്കൊള്ളേ വീ
൧൭ ശുന്ന കയ്യുടെ ഓങ്ങലിന്നു പേടിച്ചു ഞെട്ടും. യഹൂദനാടും മിസ്രെക്കു പ
രിഭ്രമം ആയ്ത്തീരും, അതിനെ ഓൎപ്പിക്കുംതോറും സൈന്യങ്ങളുടയ യ
ഹോവ അവരെക്കൊള്ളേ നിശ്ചയിക്കുന്ന മന്ത്രണത്തിന്നു (മിസ്ര) പേടി
ച്ചുപോകും.
൧൮ അന്നാളിൽ മിസ്രദേശത്തിൽ അഞ്ചു നഗരങ്ങൾ കനാൻഭാഷ പറഞ്ഞും
സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവെക്ക് ആണയിട്ടുംകൊണ്ടിരിക്കും; ഒന്നിന്നു
ഈൎഹഹേരസ് (ഇടിയേണ്ടുന്ന സൂൎയ്യനഗരം) എന്നു പേർ വിളിക്കും.
൧൯ അന്നു മിസ്രദേശത്തിൻ നടുവിൽ യഹോവെക്കു ബലിപീഠവും അതിൻ
൨൦ അതിരിൽ യഹോവെക്ക് എന്നൊരു നാട്ടുകല്ലും ഉണ്ടാകും. അതു മിസ്ര
ദേശത്തിൽ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവെക്ക് അടയാളവും സാക്ഷിയും
ആകും, അവരാകട്ടേ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർനിമിത്തം സൈന്യങ്ങളുടയ യ
ഹോവയെ നോക്കി വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നേ അവൻ അവൎക്കു രക്ഷിതാവും
കാൎയ്യസ്ഥനും ആയവനെ അയക്കയും ഇവൻ അവരെ ഉദ്ധരിക്കയും
൨൧ ചെയ്യും. അന്നു യഹോവ മിസ്രെക്ക് അറിവാറാകയും, മിസ്ര യഹോവ
യെ അറികയും യാഗവും വഴിപാടും (കൊണ്ടു) സേവിക്കയും, യഹോ
൨൨ വെക്കു നേൎച്ചനേരുകയും ഒപ്പിക്കയും ആം. യഹോവ മിസ്രയെ അടി
ച്ചും പൊറുപ്പിച്ചുംകൊണ്ടു തല്ലും, അവർ യഹോവയിലേക്കു തിരിയും,
ഇവൻ അവരെ യാചിപ്പിച്ചു പൊറുപ്പിക്കും.
൨൩ അന്നാളിൽ മിസ്രയിൽനിന്ന് അശ്ശൂരിലേക്കു നിരത്ത് ഉണ്ടാകും; അ
ശ്ശൂർ മിസ്രയിലും മിസ്ര അശ്ശൂരിലും വരികയും, മിസ്ര അശ്ശൂരോട് ഒന്നിച്ചു
൨൪ സേവിക്കയും ചെയ്യും. അന്ന് ഇസ്രയേൽ മിസ്രെക്കും അശ്ശൂരിന്നും മൂ
൨൫ ന്നാമതായി ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ആയതിനെ
സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ: "എൻ ജനമായ മിസ്രയും എൻ കൈക്രിയ
യായ അശ്ശൂരും എൻ അവകാശമായ ഇസ്രയേലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക"
എന്ന് ആശീൎവ്വദിക്കും.

മിസ്ര ക്രുശ് യഹൂദരുടെ നേരേയും. (അ. ൨൦.)

അശ്ശൂരിനോട് ഏററാൽ മിസ്രയും ബന്ധുക്കളും തോററു നാണിച്ചുപോകും.

൧ **അ**ശ്ശൂർരാജാവായ സൎഗ്ഗോൻ നിയോഗിച്ചിട്ടു തൎത്താൻ (൧ രാ. ൧൮, ൧൭)
൨ അഷ്ദോദിൽ വന്നു അഷ്ദോദിനെ പൊരുതു പിടിച്ച ആണ്ടിൽ. ആ

സമയത്തു തന്നേ യഹോവ ആമോചിന്റെ പുത്രനായ യശയ്യാവിനെ
കൊണ്ടു ചൊല്ലിച്ചിതു: നീ പോയി അരയിൽനിന്നു രട്ടിനെ അഴിച്ചു
കാലിങ്കന്നു ചെരിപ്പ് ഊരിക്കളക. എന്നതിൻപ്രകാരം അവൻ ചെയ്തു
൩ നഗ്നനും വെറുങ്കാലുമായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ യഹോവ
പറഞ്ഞിതു: എൻ ദാസനായ യശയ്യാ മിസ്രെക്കും കൂശിന്നും മൂവാണ്ട് അ
ടയാളവും അതിശയവുമായി നഗ്നനും വെറുങ്കാലുമായി നടന്നതു പോലേ,
൪ അശ്ശൂർരാജാവ് മിസ്രയിൽനിന്ന് അടിമപ്പെട്ടവരെയും കൂശിൽനിന്നു
പ്രസവിക്കുന്നവരെയും ആബാലവൃദ്ധം നഗ്നരും വെറുങ്കാലുമായി മി
൫ സ്രെക്ക് അവലക്ഷണമായിട്ട് ആസനം മറെക്കാതേ നടത്തും.— അ
പ്പോൾ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച കൂശിനെയും കൊണ്ടാടിയ മിസ്രയെയും വി
൬ ചാരിച്ചു കൂശി നാണിക്കും. അന്ന് ഈ കടപ്പുറത്തു കുടിയിരിക്കുന്നവർ
പറവിതു: അശ്ശൂർരാജാവിൽനിന്നു ഞങ്ങളെ വിടുവിപ്പാൻ ഇതാ ഞങ്ങൾ
സഹായം തേടി മണ്ടിയ പ്രതീക്ഷാസ്ഥാനം ഇങ്ങനേ ആയല്ലോ? ഇനി
ഞങ്ങൾ എങ്ങനേ വഴുതിപ്പോവു?

ബാബേലിന്റെ നേരേ. (അ. ൨൧.)

ബാബേൽ സുഖിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മേദ്യർ ആക്രമിച്ചു (൬) ജയിച്ചു ബിംബസേവയെ മുടിക്കും.

൧ സമുദ്രത്തിങ്കലേ മരുവിൽ ആജ്ഞയാവിതു: തെക്കിൽ വിശറുകൾ വീ
ശും പോലേ മരുവിൽനിന്ന് (അതാ) ഭയങ്കരദേശത്തുനിന്നു വരുന്നു.
൨ കഠിനദർശനം എനിക്ക് അറിയിക്കപ്പെട്ടിതു: കള്ളൻ തോല്പിച്ചു കക്കുന്നു
പാഴൻ പാഴാക്കുന്നു; ഏലാമേ കരേറിവരിക, മാദായേ ഞെരുക്കുക! അ
൩ വരുടെ ഞരക്കം എല്ലാം ഞാൻ ഒഴിപ്പിക്കും. എന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ
അരകൾ വേദനകളാൽ നിറഞ്ഞു, ഈററുനോവു പോലേ വലികൾ എനി
ക്കു പിടിച്ചു, ഞാൻ കേൾക്കാതവണ്ണം വട്ടന്തിരിഞ്ഞും കാണാതവണ്ണം മെ
൪ രിണ്ടും പോകുന്നു. എൻ ഹൃദയം പതെക്കുന്നു, ത്രാസം എന്നെ അരട്ടുന്നു,
൫ എന്റെ കാമയാമത്തെ അവൻ വേപഥുവാക്കി മാററി. മേശയെ ഒരു
ക്കും, കാവൽ കാക്കും, ഉണ്ണും കുടിക്കും, (ഉടനേ) അല്ലയോ പ്രഭുക്കളെ എ
൬ ഴനീററു പലിശയെ മെഴുക്കുവിൻ!— എങ്ങനേ എന്നാൽ കർത്താവ്
എന്നോടു പറഞ്ഞിതു: നീ ചെന്നു കാവല്ക്കാരനെ നിറുത്തുക, അവൻ കാ
൭ ണുന്നതിനെ ബോധിപ്പിക്കട്ടേ! ആയവൻ അശ്വബലം കണ്ടു, ഈ

രണ്ടു കുതിരയാളും കഴുതപ്പുറത്തും ഒട്ടകപ്പുറത്തും കയറിയ കൂട്ടങ്ങളും (ക
൮ ണ്ടു); ഏററം കുറിക്കൊണ്ടു സൂക്ഷിച്ചും കേട്ട ശേഷം, സിംഹം (പോലേ)
അലറി: സ്വാമി ഞാനോ പകൽ വിടാതേ കാവൽനിന്നു, രാത്രിതോറും
൯ എന്റെ നോക്കിടത്തിൽ നിവിന്നിരുന്നു. പിന്നേ അതാ അശ്വബലം
ഈരണ്ടു കുതിരയാളായി ഇങ്ങു വന്നു, ആരംഭിച്ചു പറഞ്ഞിതു: ബാബേൽ
വീണു വീണു. അതിലേ ദേവശിലകൾ എല്ലാം നിലത്തു തകൎന്നുകിട
൧൦ ക്കുന്നു.— കളത്തിൽ മെതികൊണ്ടു ചതഞ്ഞ എന്റെ ജനമേ! സൈ
ന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയോടു ഞാൻ കേട്ടതിനെ നിങ്ങൾക്ക്
അറിയിക്കുന്നു.

ദൂമയുടെ നേരേ. (൧൧—൧൨.)

എദോമ്യരോ ഇശ്മയേല്യരോ (൧ മോ. ൨൫, ൧൪) മനന്തിരിവോളം അവൎക്കു
യരുശലേമിൽനിന്നു നല്ല ഉത്തരം വരികയില്ല.

൧൧ ദൂമയിലേ ആജ്ഞയാവിതു: സേയീരിൽനിന്ന് എന്നോടു വിളിക്കുന്നിതു:
കാവല്ക്കാര രാത്രിയിൽനിന്ന് എത്ര (യായി)? കാവല്ക്കാര രാത്രിയിൽനി
൧൨ ന്ന് എത്ര? എന്നാറേ കാവല്ക്കാരൻ പറയുന്നിതു: പുലൎച്ച വരുന്നു രാ
ത്രിയും കൂടേ; ചോദിക്കേണ്ടുകിൽ ചോദിപ്പിൻ! തിരിഞ്ഞുവരുവിൻ!

അറവിയുടെ നേരേ. (൧൩—൧൭.)

അറവിക്കച്ചവടക്കാൎക്കു യുദ്ധങ്ങളാൽ യാത്രാവിഘ്നവും വമ്പിൻ താഴ്മയും വരും.

൧൩ അറവിയുടെ നേരേ ആജ്ഞയാവിതു: അല്ലയോ ദെദാനിലേ സാൎത്ഥ
ങ്ങളായുള്ളോവേ (ഹജ. ൨൫, ൧൩), അറവിയിൽ കാട്ടിൽ തന്നേ
൧൪ നിങ്ങൾ രാ പാൎക്കേണ്ടിവരും. തേമാദേശത്തിലേ കുടിയാന്മാർ (ഇയ്യോ
ബ് ൬, ൧൯) ദാഹിക്കുന്നവന് എതിരേ വെള്ളം കൊണ്ടുവരുവിൻ! മണ്ടു
൧൫ ന്നവനെ അപ്പവുമായി മുമ്പിട്ടു കൊള്ളുന്നു. അവരാകട്ടേ വാളുകളിൽ
നിന്ന് ഊരിയ വാളിന്നും കുലെച്ച വില്ലിന്നും യുദ്ധഭാരത്തിന്നും മണ്ടിപ്പോ
൧൬ കുന്നതു. എന്തെന്നാൽ കൎത്താവ് എന്നോടു പറഞ്ഞിതു: കൂലിക്കാരന്റെ
ആണ്ടുകളാൽ ഓർ ആണ്ടുകൊണ്ടു കേദാരിന്റെ തേജസ്സ് എല്ലാം തീൎന്നു
൧൭ പോകും കേദാർപുത്രന്മാരിൽ വില്ലാളിവീരന്മാർ ശേഷിപ്പതു എണ്ണം
കുറയും; ഇസ്രയേലിൻ ദൈവമായ യഹോവ ഉരചെയ്തുവല്ലോ.

യരുശലേമെ വളഞ്ഞ കാലത്തു നിവാസികളുടേ പ്രമാദം. (അ. ൨൨.)

ശത്രു അണയുമ്പോൾ മഹാവ്യാധിയും തോല്വിയും നേരിടുകയും (൭) താഴ്വരയിൽ തേർ നിറകയും (൮) ജനം ദൈവത്തെ അല്ല പടക്കോപ്പുകളെ തിരകയും (൧൨) മദിച്ചു പുളെക്കയും ചെയ്യും (കാലം ൨ നാൾ. ൩൨, ൧). (൧൫) ഗർവ്വിക്കുന്നായ കോയിലധികാരിക്കു മാററം വരും.

൧ ദൎശനത്താഴ്വരയിൽ ആജ്ഞയായിതു: നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മാളികമുകളിൽ
൨ കയറുവാൻ എന്തു പോൽ കാരണം? ഹാ കോലാഹലം നിറഞ്ഞു ഘോ
ഷം ഏറേയുള്ള നഗരമേ, ഉല്ലസിക്കുന്ന കോട്ടയേ! നിന്നിൽ പട്ടവർ
൩ വാളാൽ പട്ടവരല്ല യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചവരും അല്ല. നിന്റെ എല്ലാ അ
ധികാരികളും ഒന്നിച്ചു മണ്ടുന്നു, വില്ലെന്നിയേ കെട്ടുപെടുന്നു, നിന്നിൽ
കാണായവർ ഏവരും ദൂരവേ ഓടിപ്പോകയിൽ ഒക്കത്തക്ക കെട്ടുപെടുന്നു.
൪ എന്നതുകൊണ്ട്: എന്നിൽനിന്നു മാറിനോക്കുവിൻ! ഞാൻ കൈപ്പായി
കരയുന്നു, എന്റെ ജനത്തിൻ പുത്രി പാഴായ നിമിത്തം എനിക്ക് ആ
൫ ശ്വാസം വരുത്തുവാൻ മുട്ടിക്കൊല്ല! എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു.— എങ്കി
ലോ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്ന കൎത്താവിൽനിന്നു ദൎശനത്താഴ്വര
യിൽ ആരവാരവും തിക്കും തിരക്കുമുള്ള ദിവസം, മതില്ക്കു തകൎപ്പും മല
൬ യോളം കൂക്കലും തന്നേ. തേരും കാലാളും കുതിരയുമായി ഏലാം പൂണി
൭ ധരിച്ചു വരുന്നു, കീർ പലിശയെ വിളങ്ങിക്കുന്നു. ഇങ്ങനേ നിന്റെ
താഴ്വരകളിൽ മേത്തരമായതു തേർകൊണ്ടു നിറയും, കുതിരയാളുകളോ പ
൮ ടിവാതിലോളം നിരന്നുനിന്നു കൊള്ളുന്നു.— യഹൂദയുടെ മറവിനെ
(കൎത്താവു) നീക്കിക്കളഞ്ഞു, നീയോ അന്നു വനാലയത്തിൽ (൧ രാ. ൧൦, ൧൭)
൯ ആയുധക്കോപ്പു നോക്കുന്നു; ദാവിദ്പുരിലേ മതില്പ്പൊട്ടികൾ പെരുത്തു
എന്നു നിങ്ങൾ കാണുന്നു, നിങ്ങളോ താഴേ കുളത്തിലേ വെള്ളത്തെ ചേ
൧൰ ൎക്കയും, യരുശലേമിലേ വീടുകളെ എണ്ണുകയും; മതിൽ ഉറപ്പിപ്പാൻ വീ
൧൧ ടുകളെ പൊളിക്കയും, രണ്ടു മതിലിന്നും നടുവേ പഴങ്കുളത്തിൻ വെള്ള
ങ്ങൾക്കു ചിറ ഉണ്ടാക്കയും, അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയവനെ നോക്കായ്കയും
ദൂരത്തുനിന്ന് അതിനെ മനിഞ്ഞവനെ കാണായ്കയും ചെയ്യുന്നു.
൧൨ അന്നാൾ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ് എന്ന കൎത്താവ് കരച്ചലിന്നും
൧൩ തൊഴിച്ചലിന്നും ചിരെപ്പാനും രട്ടുടുപ്പാനും വിളിക്കുന്നതു. അതാ ആന
ന്ദസന്തോഷവും മാടു വധിക്ക ആടറുക്കയും മാംസഭോജനം മദ്യപാനവും:
“നാം തിന്നും കുടിച്ചും കൊൾക, നാളയല്ലോ ചാകും” എന്നതും ഉണ്ടു
൧൪ താനും.— എങ്കിലും സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്റെ ചെവികൾക്കു

വെളിപ്പെട്ടു വന്നു: എന്നാണ ഈ കുററത്തിന്നു നിങ്ങൾ ചാവോളം പരി
ഹാരം ഇല്ല എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയായ കൎത്താവ് പറഞ്ഞു.
൧൫ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയായ കൎത്താവ് പറയുന്നിതു: അല്ലയോ
ഈ അമാത്യനെ ചെന്നു കാണ്ക, കോയിലധികാരിയായ ശെബ്നയെ ത
൧൬ ന്നേ: ഇവിടേ നിണക്ക് എന്ത് ഉണ്ടായിട്ട് ആർ ഉണ്ടായിട്ടു നീ ഇവി
ടേ കല്ലറയെ വെട്ടിച്ചുകൊള്ളുന്നതു? മേടിനെ തനിക്കു കല്ലറയാക്കി പാ
൧൭ റയിൽ തനിക്കു പാൎപ്പിടം തോണ്ടിക്കൊള്ളുന്ന പോൽ. കണ്ടാലും വീരൻ
വീയുമ്പോലേ യഹോവ നിന്നെ ചുഴററി എറിയും, നിന്നെ മുറുക പിടി
൧൮ ക്കും; ചുരുളായി നിന്നെ ചുരുട്ടി ഇരുപുറവും നീളുന്ന ദേശത്തേക്കു ഉണ്ട
പോലേ ഉരുട്ടും. അവിടേ നീ മരിക്കും, നിന്റെ ദിവ്യരഥങ്ങൾ അവി
ടേ (നില്ക്കും) നിന്റെ യജമാനന്റെ കോയിലകത്തിൻ കറയായുള്ളോവേ!
൧൯ ഞാൻ നിന്റെ നിലയിൽനിന്നു നിന്നെ തള്ളും, സ്ഥാനത്തിങ്കന്ന് അ
൨൦ വൻ നിന്നെ മറിക്കുന്നു.— ആ നാളിൽ സംഭവിപ്പിതു: ഹില്ക്കീയാപു
൨൧ ത്രനായ എല്യാക്കീം എന്ന എന്റെ ദാസനെ ഞാൻ വിളിച്ചു. നിന്റെ
കുപ്പായം ഉടുപ്പിച്ചു നിന്റെ കച്ച കെട്ടിച്ചു നിന്റെ വാഴ്ചയെ അവൻ
കയ്യിൽ കൊടുക്കയും അവൻ യരുശലേമിലേ കുടിയാന്മാൎക്കും യഹൂദാഗൃഹ
൨൨ ത്തിന്നും അപ്പനാകയും ചെയ്യും. ദാവിദ് ഗൃഹത്തിന്റെ താക്കോലിനെ
ഞാൻ അവന്റെ തോളിന്മേൽ വെക്കും, അവൻ തുറന്നാൽ ആരും പൂട്ടു
൨൩ കയില്ല പൂട്ടിയാൽ ആരും തുറക്കയില്ല. ഞാൻ അവനെ തറിയാക്കി ഉ
റെച്ച സ്ഥലത്തിൽ തറപ്പിക്കും, അവൻ തൻ പിതൃഗൃഹത്തിന്നു തേജസ്സു
൨൪ ള്ള സിംഹാസനവും ആകും. അവന്റെ പിതൃഗൃഹത്തിലേ സകലതേജ
സ്സും തളിരും ചില്ലിയും മുരുട കോപ്പ മുതൽ എല്ലാ ഭരണിപാത്രങ്ങൾവരേ
൨൫ യും ചെറിയ കോപ്പുകൾ ഒക്കയും അവന്മേൽ തൂക്കിയിടും.— സൈന്യ
ങ്ങളുടയ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടാവിതു: ഉറെച്ച സ്ഥലത്തു തറെച്ചിരു
ന്ന തറി അന്നു നീങ്ങി അടൎന്നു വീണും അതിന്മേൽ ഉള്ള ഭാരം മുടിഞ്ഞും
പോകും; യഹോവ ഉര ചെയ്യുവല്ലോ.

തുരിന്റെ നേരേ. (അ. ൨൩.)

വ്യാപാരസ്ഥാനമാകുന്ന (ചോർ) തുരിന്ന് അധഃപതനം വരുന്നതാൽ ശേ
ഷം വൎത്തകന്മാരുടെ ഖേദവും (൬) നിവാസികളുടെ പ്രവാസവും (൧൦) അണ
ഞ്ഞ നാടുകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും വൎണ്ണിച്ച ശേഷം (൧൫) മാനസാന്തരത്താലേ ന
ഗരത്തിന്നു യഥാസ്ഥാനത്വം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തതു.

൧ തൂരിലേ ആജ്ഞയാവിതു: ഹേ തൎശീശ് കപ്പലുകളേ മുറയിടുവിൻ, വീടും
വരുത്തും ഇല്ലാതോളം അതു പാഴായ്പ്പോയി! കിത്തീംനാട്ടിൽനിന്നു
൨ വൎത്തമാനം വന്നു. കടല്പുറത്തുകുടിയാന്മാരേ ഇനി മിണ്ടാതിരിപ്പിൻ!
൩ കടൽ കടക്കുന്ന ചീദോൻ വൎത്തകന്മാർ മുമ്പേ നിന്നിൽ നിറഞ്ഞു പെരു
ത്ത വെള്ളങ്ങളിന്മേൽ കാരാറിന്റെ വിള മഹാനദിയുടെ കൊയ്ത്തും (എ
ല്ലാം) അവളുടെ അനുഭവമായി, അവൾ ജാതികളുടെ ചന്തയായിരുന്നു.
൪ ചീദോനേ നാണിക്ക! സമുദ്രമാകട്ടേ സമുദ്രബലം തന്നേ പറയുന്നിതു:
എനിക്ക് ഈററുനോവ് ഉണ്ടായില്ല, ഞാൻ പെററിട്ടില്ല ബാലരെ വള
൫ ൎത്തിയതും കന്നിമാരെ ഉയൎത്തിയതും ഇല്ല. എന്നുള്ള ശ്രുതി മിസ്രയിൽ
൬ എത്തുമ്പോൾ തൂരിൻ കേൾവിയാൽ അവർ ഞെട്ടിപ്പോകും.— മുറയി
൭ ടുവിൻ കടല്പുറത്തുകുടിയാന്മാരേ! തൎശീശിലേക്കു യാത്രയാകുവിൻ! പ
ണ്ടേ ദിവസങ്ങളിൽനിന്ന് ഉല്പത്തി ഉണ്ടായ ശേഷം (അവിടവിടേ) കു
ടിയേറുവാൻ കാലുകൾ നിന്നെ ദൂരത്തിൽ കൊണ്ടുചെല്ലുന്ന ഉല്ലാസിനി
൮ യേ! ഈ വക നിനക്ക് ഉണ്ടായോ? വൎത്തകന്മാർ പ്രഭുക്കളും കണാ
ന്യർ ഭൂമിയിൽ ഘനശാലികളും ആയുള്ള തൂർ എന്ന കിരീടപ്രഭയുടെ
൯ മേൽ ഇതു നിശ്ചയിച്ചത് ആർ? സകലശോഭയുടെ ഡംഭിനെ തീണ്ടി
പ്പാനും ഭൂമിയിൽ ഘനശാലികളെ ഒക്കേ എളുതാക്കുവാനും സൈന്യങ്ങളു
൧൦ ടയ യഹോവ ഇതിനെ നിശ്ചയിച്ചു.— അല്ലയോ തൎശീശ് പുത്രിയേ!
നീലനദി പോലേ നിൻ ദേശത്തിൽ പരന്നു പോക! ഇനി കെട്ട് ഇല്ല.
൧൧ അവൻ സമുദ്രത്തിന്മേൽ തൃക്കൈ നീട്ടി രാജ്യങ്ങളെ കലക്കി വെച്ചു; യ
ഹോവ കണാനെ ചൊല്ലി അതിന്റെ കോട്ടകളെ മുടിപ്പാൻ കല്പിച്ചു,
൧൨ പറഞ്ഞിതു: ചീദോൻപുത്രിയേ! പുല്കിപ്പോയ കന്യയേ! നീ ഇനി പുളെ
ക്ക ഇല്ല, കീത്ത്യരടുക്കലേക്ക് എഴുനീററു കടന്നു ചെല്ലു, അവിടേയും നി
൧൩ ണക്കു സ്വസ്ഥത ഇല്ല.— കല്ദയരുടെ ദേശം ഇതാ! (മുമ്പേ ഇല്ലാത്ത
ഈ ജനത്തെ അശ്ശൂർ മരുജന്തുക്കൾക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കി) അവരത്രേ
യന്ത്രഗോപുരങ്ങളെ പണിതുകൊണ്ട് കണാന്റെ അരമനകളെ മാച്ച്
൧൪ ഇടിവാക്കിക്കളയുന്നു. ഹേ തൎശീശ് കപ്പലുകളേ നിങ്ങളുടെ മൂലസ്ഥാ
നം പാഴായ്പ്പോയതുകൊണ്ടു മുറയിടുവിൻ!
൧൫ ആ നാളിൽ സംഭവിപ്പിതോ: തൂർ ഒരു രാജാവിൻ ദിവസങ്ങളാൽ എ
൧൬ ഴുപതാണ്ടു മറന്നു കിടന്ന ശേഷം: "ഹാ മറന്നുപോയ വേശ്യേ വീണ
എടുത്തു പട്ടണം ചുററി നടക്ക, ഓൎമ്മ ഉണ്ടാവാൻ മേളത്തിൽ മീട്ടി ഉറ
ക്കേ പാടിക്കൊൾ!" എന്നു വേശ്യപ്പാട്ടിൽ ഉള്ളതു പോലേ, എഴുപതാണ്ടു

൧൭ തീൎന്നാൽ ത്സൂരിന്നു സംഭവിക്കും. എഴുപതു വൎഷം തികഞ്ഞിട്ടു യഹോവ
ത്സൂരിനെ സന്ദൎശിക്കയും അവൾ തന്റെ വേശ്യാക്കൂലിക്കു മടങ്ങി ചെന്നു,
൧൮ ലോകത്തിൽ ഉള്ള സകലഭൂരാജ്യങ്ങളോടും ഭോഗിക്കയും ആം. അവ
ളുടെ ലാഭവും വേശ്യാക്കൂലിയും യഹോവെക്കു വിശുദ്ധമാകും താനും. അ
തിനെ ഇനി ചരതിച്ചു കൂന്നിപ്പാറില്ല അവളുടെ ലാഭം യഹോവാമുമ്പിൽ
വസിക്കുന്നവൎക്കു ഊണിന്നും തൃപ്തിക്കും ചന്തത്തിൽ ഉടുപ്പാനും ആയ്വരും.

VI. ലോകത്തിന്നു ന്യായവിധിയും ഇസ്രയേലിന്നു രക്ഷയും. (അ. ൨൪—൨൭.)

൨൪. അദ്ധ്യായം.

പാപം നിമിത്തം ഭൂമിയിൽ ശാപം തട്ടി (൭) പാഴായ ശേഷം (൧൪) കിഴ
ക്കും പടിഞ്ഞാറും ദേവസ്തോത്രം പുതുതാകും (൧൬) യഹോവ ഭൂമിയെ ശിക്ഷിച്ചു
(൨൧) ദൂതസൈന്യത്തെയും സന്ദൎശിച്ചു ലോകൈകരാജാവായി വാഴും.

൧ ഇതാ യഹോവ ഭൂമിയെ പരുപരേ ഒഴിച്ചും നിലത്തെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചും
൨ കുടിയാന്മാരെ ചിതറിച്ചും കളയും. അപ്പോൾ ജനത്തോടു പുരോഹിത
നും ദാസനോടു യജമാനനും ദാസിയോടു നായകിയും കൊള്ളുന്നവനോ
ടു വില്ക്കുന്നവനും വായിപ്പ കൊടുക്കുന്നവനോടു വാങ്ങുന്നവനും കടക്കാര
൩ നോടു ഋണകൎത്താവും ഒത്തുവരും. ഭൂമിയാകട്ടേ തീരേ ഒഴിഞ്ഞും കൊത്തി
൪ ക്കവൎന്നും പോകും എന്നുള്ള വാക്കു യഹോവ ഉര ചെയ്തുവല്ലോ. ഭൂമിക്കു
അലച്ചലും ഉലച്ചലും ഉണ്ടു, ഊഴി വാടി മാഴ്കി, ഭൂമിജനത്തിൽ ഉയൎന്നവർ
൫ മാഴ്കുന്നു. ഭൂമിയോ വസിക്കുന്നവരുടെ കാല്കീഴേ ബാഹ്യമായ്പ്പോയതു
അവർ ധൎമ്മോപദേശങ്ങളെ ലംഘിച്ചു വെപ്പിനോടു മറുത്തു നിത്യനിയ
൬ മത്തെ തട്ടിക്കളകയാൽ തന്നേ. അതുകൊണ്ടു ശാപം ഭൂമിയെ തിന്നു
അതിൽ വസിക്കുന്നവരും കുററം ചുമക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഭൂവാസികൾ
൭ വേവുന്നു, മൎത്യർ ശേഷിക്കുന്നതും അസാരമേ ഉള്ളു.— മുന്തിരിരസം
അലെക്കുന്നു, വള്ളി മാഴ്കുന്നു, ഹൃദയസന്തോഷികൾ എല്ലാം ഞരങ്ങുന്നു.
൮ തപ്പുകളുടെ ആനന്ദം അടങ്ങി, ഉല്ലസിക്കുന്നവരുടെ ഘോഷം ഒടുങ്ങി,
൯ കിന്നരമോദം അടങ്ങി. പാട്ടോടേ വീഞ്ഞുപാനം ഇല്ല, മദ്യം കുടിക്കു
൧൦ ന്നവൎക്കു കൈക്കും. പട്ടണം ശൂന്യം എന്നു തകൎന്നു, എല്ലാ വീടും പ്ര
൧൧ വേശം ഇല്ലാതേ അടെച്ചുപോയി. പെരുവഴികളിൽ വീഞ്ഞിനെ ചൊ
ല്ലി മുറവിളി ഉണ്ടു, സകലസന്തോഷം അസ്തമിച്ചു, നാട്ടിലേ ആനന്ദം

൧൨ അന്തരിച്ചു. നഗരത്തിൽ ശേഷിച്ചതു സംഹാരം തന്നേ, പടിവാതിലും
൧൩ തകൎന്നു നുറുങ്ങി. ഒലീവമരത്തെ കുലുക്കുമ്പോഴും (കുല) എടുപ്പു തീൎന്നി
ട്ടു കാലാപെറുക്കുമ്പോഴും എന്ന പോലേ ഭൂമദ്ധ്യത്തിൽ വംശങ്ങളുടെ നടു
വിൽ തന്നേ ഉണ്ടാകും സത്യം.
൧൪ അവരോ ശബ്ദം ഉയൎത്തി ആൎക്കുന്നു, യഹോവാവൈഭവം ചൊല്ലി
൧൫ സമുദ്രത്തിങ്കന്നു ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിക്കുന്നു: അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ പൂൎവ്വ
ദിക്കിൽ (ഉള്ളവരേ) യഹോവെക്കും സമുദ്രദ്വീപുകളിൽ ഇസ്രയേൽദൈ
വമായ യഹോവയുടെ നാമത്തിന്നും തേജസ്സ് കൊടുപ്പിൻ. ഭൂമിയറു
വിൽനിന്നു നാം കേൾക്കുന്നതു “നീതിമാനു ഘനം” എന്നുള്ള കീൎത്തന
കൾ തന്നേ.
൧൬ ഞാനോ പറഞ്ഞു: എനിക്കു ഹാ വാട്ടം, എനിക്കു ഹാ വാട്ടം! എനിക്ക്
അയ്യോ കഷ്ടം! കള്ളർ കക്കുന്നു, തോല്പിക്കുന്നവർ വിശ്വാസവഞ്ചന
൧൭ ചെയ്തു തോല്പിക്കുന്നു! ഭൂവാസികളായുള്ളോരേ നിങ്ങളുടെ മേൽ പേടി
൧൮ യും കുഴിയും കണിയും അത്രേ! പേടിയൊച്ചയിൽനിന്നു മണ്ടുന്നവൻ
കുഴിയിൽ വീഴ്കയും, കുഴിയിൽനിന്നു കയറുന്നവൻ കണിയിൽ കുടുങ്ങുക
യും ആം. കാരണം മീത്തലേ ചാലെയകങ്ങൾ തുറന്നും ഭൂമിയുടെ അടി
൧൯ സ്ഥാനങ്ങൾ കമ്പിച്ചും പോകും. ഭൂമി പൊടുപൊട പൊട്ടും, ഭൂമി പട
൨൦ പട നുറുങ്ങും, ഭൂമി തിടുതിട കുലുങ്ങും. ഭൂമി മത്തനെ പോലേ ചാഞ്ചാ
ടും, മഞ്ചൽ പോലേ തുള്ളും, അതിന്റെ ദ്രോഹം അതിന്മേൽ കനക്കയാൽ
൨൧ വീഴും, പിന്നേ എഴനീല്ക്കയും ഇല്ല.— അന്നു സംഭവിപ്പിതു: യഹോ
വ ഉയരത്തിൽ തന്നേ മീത്തലേ സൈന്യത്തെയും നിലത്തിൽ തന്നേ ഭൂത
൨൨ ലരാജാക്കന്മാരെയും സന്ദൎശിക്കും. അവർ കൂട്ടമായി കൂട്ടപ്പെട്ടു ഗുഹ
യിൽ കെട്ടുപെട്ടും, കാരാഗൃഹത്തിൽ അടെക്കപ്പെട്ടും ഏറിയ നാൾ കഴി
ഞ്ഞിട്ടു സന്ദൎശിക്കപ്പെടുകയും, നിലാവ് അമ്പരക്കയും വെയ്യോൻ നാണി
൨൩ ക്കയും ചെയ്യും. കാരണം സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ചിയോൻമലയി
ലും യരുശലേമിലും വാഴുന്നു, അവന്റെ മൂപ്പന്മാരുടെ മുമ്പിൽ തേജസ്സും
(ഉണ്ടു).

൨൫. അദ്ധ്യായം.

സ്തുത്യനായ യഹോവ (൧) ജാതികൾക്കു ദിവ്യസദ്യയും ചാകായ്മയും നല്കി
(൯) ഇസ്രയേലെ ഉയൎത്തി മോവാബെ താഴ്ത്തും.

൧ അല്ലയോ യഹോവേ, നീ എന്റെ ദൈവം! നീ അത്ഭുതം ചെയ്തു, പ
ണ്ടേത്ത ആലോചനകൾ വിശ്വസ്തതയും സത്യവും ആകകൊണ്ടു ഞാൻ
൨ നിന്നെ ഉയൎത്തി തിരുനാമത്തെ വാഴ്ത്തുക. എങ്ങനേ എന്നാൽ നഗര
ത്തെ നീ കല്ക്കുന്നും ഉറെച്ച കോട്ടയെ ഇടിച്ചലും ആക്കി അന്യന്മാരുടെ
അരമന നഗരത്തോട് അകലേ വെച്ചു എന്നേക്കും പണിയപ്പെടുകയും
൩ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ശക്തിയുള്ള ജനം നിണക്കു തേജസ്സ് കൊടുക്കുന്നു,
൪ പ്രൌഢജാതികളുടെ കോട്ട നിന്നെ ഭയപ്പെടുന്നു. സാധുവിന്നു നീ ത്രാ
ണനം, അഗതിക്കു ഞെരുങ്ങുമ്പോൾ ശരണവും, കൊടുങ്കാറ്റിങ്കൽ ആശ്ര
യവും, വെയിലിങ്കൽ തണലും ആയ്തുന്നു; പ്രൌഢന്മാരുടെ വീൎപ്പു മതി
൫ ലോട്ടു (തട്ടുന്ന) മാരിയത്രേ. ഉണക്കത്തിലേ വെയിലിനെ പോലേ നീ
അന്യരുടെ കോലാഹലത്തെ ശമിപ്പിച്ചു, മേഘനിഴലാൽ ചൂടു പോലേ
പ്രൌഢന്മാരുടെ കീൎത്തന താണുപോകുന്നു.
൬ പിന്നേ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ഈ മലയിൽ സകലവംശങ്ങൾ
ക്കും മൃഷ്ടഭോജ്യങ്ങളാലും പഴവീഞ്ഞുകളാലും വിരുന്നു കഴിക്കും, മേദസ്സേ
റുന്ന മൃഷ്ടഭോജ്യങ്ങളാലും തെളി തികഞ്ഞ പഴവീഞ്ഞുകളാലും വിരുന്നു
൭ തന്നേ. സകലവംശങ്ങളെയും മൂടിക്കിടക്കുന്ന മൂടലിനെയും സൎവ്വജാ
തികളെയും മറെക്കുന്ന മറവിനെയും ഈ മലയിൽ ഇല്ലാതാക്കുകയും,
൮ സദാകാലത്തോളം മരണത്തെ മിഴുങ്ങുകയും, യഹോവാകൎത്താവ് എല്ലാ
മുഖങ്ങളിൽനിന്നും കണ്ണുനീർ തുടെക്കയും, സ്വജനത്തിന്റെ നിന്ദയെ സ
കലഭൂമിയിൽനിന്നു നീക്കിക്കളകയും ചെയ്യും. യഹോവ ഉര ചെയ്തുവല്ലോ.
൯ അന്നു പറവിതു: ഇതാ നമ്മെ രക്ഷിപ്പാൻ നാം കാത്തിരുന്ന നമ്മു
ടെ ദൈവം, നാം പാൎത്തിരുന്ന യഹോവ തന്നേ! ഇവന്റെ രക്ഷയിൽ
൰ നാം ആനന്ദിച്ചു സന്തോഷിക്ക! യഹോവയുടെ കൈ ഈ മലയിൽ
അമൎന്നിരിക്കുമല്ലോ. മോവാബോ വൈക്കോൽ ചാണകത്തിൽ മെതിച്ചു
൰൧ പോകുംപ്രകാരം സ്വസ്ഥാനത്തിൽ മെതിച്ചുകളയപ്പെടും. ആയതു
തൻ കൈകളെ അതിനുള്ളിൽ പരത്തുന്നതു നീന്തുന്നവൻ നീന്തത്തിന്നു
പരത്തും പോലേ; എങ്കിലും യഹോവ അതിന്റെ ഡംഭത്തെ കൈകളു
൰൨ ടെ ആട്ടവും താഴ്ത്തി വെക്കുകയും, നിന്റെ പൊക്കമതിലുകളുടെ ഉറ
പ്പിനെ ഭംഗം വരുത്തി പൊടിയോളം കിഴിച്ചു നിലത്തോടു ചേൎക്കയും
ചെയ്യും.

൨൬. അദ്ധ്യായം.

ജനം വിശ്വാസത്താൽ നീതി ലഭിച്ചിട്ടു സ്വനഗരത്തിൽ വാണു സ്തുതിക്കയും
(൯) സൎവ്വഭൂമിയിലും ന്യായവിധികളെ ആശിക്കയും (൧൯) മരിച്ചവരുടെ പുന
രുത്ഥാനത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കയും ചെയ്യും.

൧ അന്നു യഹൂദാദേശത്തിൽ ഈ പാട്ടിനെ പാടും: നമുക്കു ഉറെച്ച നഗ
രം ഉണ്ടു, (സ൧) രക്ഷയെ അവൻ നമുക്കു മതിലും കിടങ്ങും ആക്കിവെ
൨ ക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തെ കാക്കുന്ന നീതിയുള്ള ജനം പ്രവേശിക്കേണ്ടതി
൩ ന്നു വാതിലുകളെ തുറപ്പിൻ! ഊന്നി നില്ക്കുന്ന ഭാവത്തിന്നു നീ സമാധാ
൪ നം സമാധാനം തന്നേ കാക്കുന്നു, നിന്നിൽ തേറുന്നുവല്ലോ. യാഃ എന്ന
യഹോവ നിത്യപാറ ആകകൊണ്ടു എന്നും സദാകാലത്തും യഹോവയിൽ
൫ തേറുവിൻ. അവനാകട്ടേ ഉന്നതത്തിൽ വസിക്കുന്നവരെ, ഉയൎന്ന കോ
ട്ടയെ തന്നേ താഴ്ത്തി കിഴിച്ചു, നിലത്തു വീഴ്ത്തി പൊടിയോടു ചേൎത്തു.
൬ എളിയവന്റെ കാലുകളും നീചരുടെ നടകളും അതിനെ അടിക്കീഴ് ച
൭ വിട്ടുന്നു. നീതിമാന്നു ഞെറി ശുദ്ധനേർ തന്നേ, നീതിമാന്റെ മാൎഗ്ഗത്തെ
നീ കൎത്തനേ നികത്തുന്നു.

൮ ഇനി യഹോവേ നിന്റെ ന്യായവിധികളുടെ ഞെറിയിൽ നീ വരു
ന്നതു ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു; ദേഹിയുടെ വാഞ്ഛ നിന്റെ നാമത്തിലും
൯ ഓൎമ്മയിലും അത്രേ. രാത്രിയിലും ഞാൻ മനസ്സോടേ നിന്നെ വാഞ്ഛിച്ചു
എൻ ഉള്ളിൽ ആത്മാവ് നിന്നെ തേടിക്കൊണ്ടു, നിന്റെ ന്യായവിധി
കൾ ഭൂമിയിലേക്കു എന്നുവന്നാൽ ഊഴിനിവാസികൾ നീതിയെ പ
൧൦ ഠിക്കുന്നുവല്ലോ. ദുഷ്ടന്നു കനിവു കിട്ടിയാൽ അവൻ നീതിയെ പഠി
ക്കാ, പരമാൎത്ഥരാജ്യത്തിലും അവൻ വക്രത ചെയ്യും, യഹോവയുടെ പ്ര
൧൧ ഭാവത്തെ ഒട്ടും കാണ്കയും ഇല്ല.— യഹോവേ തൃക്കൈ ഉയൎന്നിരു
ന്നിട്ടും അവർ കാണുന്നില്ല, ജനത്തിന്നു വേണ്ടി (നിണക്കു) ഉള്ള എരി
വിനെ അവർ കണ്ടു നാണിക്കയും നിന്റെ മാറ്റാന്മാരെ തീ തിന്നുകയും
൧൨ ചെയ്യും. യഹോവേ നീ ഞങ്ങൾക്കു സമാധാനം സ്ഥാപിച്ചു തരും, നീ
തന്നേ ഞങ്ങളുടെ സകലക്രിയകളെയും ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രവൃത്തിച്ചി
൧൩ ട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവേ നീ എന്നിയേ കൎത്താക്ക
ന്മാർ ഞങ്ങളെ നടത്തീട്ടും നിന്നാൽ മാത്രം ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തെ ഓ
൧൪ ൎപ്പിക്കും. മരിച്ചവർ ഉയിൎക്കയില്ല പ്രേതന്മാർ എഴുനീല്ക്കയും ഇല്ല, അതു
കൊണ്ടു നീ അവരെ സന്ദൎശിച്ചു വേരറുത്തു അവരുടെ ഓൎമ്മ അശേഷം
കെടുത്തുകളഞ്ഞു.

൧൫ നീയോ യഹോവേ ജാതിയോടു ചേൎത്തു, ജാതിയോടു ചേൎത്തു, നിന്ന
ക്കു തേജസ്സ് വരുത്തി, ദേശത്തിൻ അതിരുകളെ എല്ലാം അകററിയിരി
൧൬ ക്കുന്നു. യഹോവേ ഞെരുക്കത്തിൽ അവർ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു,
൧൭ നീ അവരെ ശിക്ഷിച്ചാൽ വിതുമ്പി മന്ത്രം ഓതും. ഈററടുക്കുമ്പോൾ
ഗൎഭിണി പിടെച്ചു നൊന്തു വിളിക്കുന്ന പ്രകാരം തന്നേ യഹോവേ ഞ
൧൮ ങ്ങൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു. ഞങ്ങളും ഗൎഭം ധരിച്ചു നൊന്തു പെ
റുമ്പോഴേക്കു കാററേ ഉള്ളു, ഭൂമിക്കു രക്ഷകളെ ഞങ്ങൾ വരുത്തി ഇല്ല
൧൯ ഊഴിനിവാസികൾ പിറന്നതും ഇല്ല. (ഇപ്പോഴോ) നിന്റെ മൃതന്മാർ
ഉയിൎക്കും എന്റെ ശവങ്ങൾ എഴുനീല്ക്കും; പൂഴിയിൽ പാൎക്കുന്നവരേ ഉണ
ൎന്ന് ആൎത്തുകൊൾവിൻ! കാരണം നിന്റെ മഞ്ഞു വെളിച്ചങ്ങളുടെ മഞ്ഞു,
൨൦ ഭൂമി പ്രേതന്മാരെ പിറപ്പിക്കയും ചെയ്യും.— എൻ ജനമേ ഈറൽ ക
ടന്നുപോവോളം നിന്റെ അറകളിൽ പുക്കു നിന്റെ പിന്നിൽ വാതില്നു
൨൧ കളെ അടെച്ചു ഒാർ അല്പനിമിഷം ഒളിച്ചുകൊൾക. യഹോവയാകട്ടേ
അതാ സ്വസ്ഥലത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നതു ഭൂവാസികളുടെ കുററത്തെ
അവരിൽ സന്ദൎശിപ്പാൻ തന്നേ, ഭൂമിയും തന്മേൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ ഇ
നി മറെക്കാതെ തന്റെ രക്തങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തും.

൨൭. അദ്ധ്യായം.

അശ്ശൂർ ബാബേൽ മിസ്ര എന്ന ലോകരാജ്യങ്ങൾ വീണാൽ യഹോവയുടേ ജനം പാട്ടുപാടുകയും (൯) കൃതഘ്നനിലും കരുണ കാട്ടിയവൻ ഇനി പാപക്ഷമയാൽ നിയമത്തെ നിത്യമാക്കുകയും (൧൦) ചിതറി പ്രവസിച്ചവർ യരുശലേമിൽ ചേൎന്നു വാഴുകയും ചെയ്യും.

൧ അന്നു യഹോവ വഴുതും നാഗമായ ലിവ്യഥാനെയും മറിവും തിരിവും
ഉള്ള നാഗമായ ലിവ്യഥാനെയും കനത്തുരത്ത പെരുവാൾകൊണ്ടു സന്ദ
൨ ൎശിച്ചു കടലിലുള്ള പെരുമ്പാമ്പിനെ കൊല്ലും. അന്നു മനോഹരവല്ലി
൩ പ്പുറമ്പിനെ ചൊല്ലി പാട്ടു തുടങ്ങുവിൻ (ഇപ്രകാരം): യഹോവയായ
ഞാൻ അതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു, ക്ഷണം ക്ഷണം നനെക്കും. (ആരും) അ
൪ തിനെ സന്ദൎശിക്കാതവണ്ണം ഞാൻ രാവും പകലും സൂക്ഷിക്കും. എനിക്ക്
ഊഷ്മാവ് ഇല്ല സത്യം; എനിക്കു മുള്ളും കാരയും ഉണ്ടായാൽ (൫, ൬) കൊ
ള്ളാം. യുദ്ധത്തിൽ അതിന്റെ നേരേ ഞാൻ മുല്പുക്കു ഒക്കത്തക്ക കത്തിച്ചു
൫ കളയായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അഭയം പിടിച്ചു എന്നോടു സമാ
൬ ധാനം ചെയ്ക എന്നോടു സമാധാനം ചെയ്യേണ്ടു. പിങ്കാലത്തിൽ യാ

ക്കോബ് വേർ കിഴിഞ്ഞു ഇസ്രയേൽ തിരുൾ ഇളക്കി പൂച്ചതിനാൽ ഊഴി
യുടെ പരപ്പു ഫലാനുഭവംകൊണ്ടു നിറെക്കും.
൭ (ഇസ്രയേലിനെ) അടിച്ചവൻ അടിച്ചതു പോലെയോ (യഹോവ) അ
തിനെ അടിച്ചതു? ആയവരെ കൊന്നതിന്റെ കുല പോലെയോ ഇതു
൮ കൊല്ലപ്പെട്ടതു? നാഴിക്കു നാഴിയായി നീ ഇവളെ പിരിച്ചുകളഞ്ഞു ശി
ക്ഷിച്ചു, കിഴക്കൻ ഊതും നാളിൽ കൊടുങ്കാററുകൊണ്ടു ചേറീട്ടു തന്നേ.
൯ എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടു യാക്കോബിൻ അകൃത്യം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടും, അ
വന്റെ പാപം നീക്കിയതിന്റെ ഫലം കേവലം ഇതത്രേ: ബലിപീഠ
ത്തിന്റെ കല്ലുകളെ ഒക്കയും അവൻ കുമ്മായക്കല്ലു പോലേ നാനാവിധ
മാക്കി വെക്കുന്നതും ശ്രീപ്രതിമകളും സൂൎയ്യസ്തംഭങ്ങളും ഇനി എഴുനീല്ക്കാ
൧൦ ത്തതും തന്നേ.— എങ്ങനേ എന്നാൽ ഉറപ്പിച്ച നഗരം (ഇപ്പോൾ) മരു
പോലേ കുടിനീങ്ങി കൈവിടപ്പെട്ടു വെറുമ്പാഴ്പ്പായി കിടക്കുന്നു, അവി
ടേ കന്നുകാലി മേയ്ക്കയും അവിടേ അമൎകയും താന്താന്റെ പട്ടു ചവെക്ക
൧൧ യും ചെയ്യുന്നു. അതിലേ ചുള്ളി ഉണങ്ങുമ്പോൾ ഒടിക്കപ്പെട്ടും, പെണ്ണു
ങ്ങൾ വന്നു അവ കത്തിക്കും. കാരണം വിവേകമുള്ള ജനമല്ലായ്കയാൽ
അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയവൻ കനിഞ്ഞതും നിൎമ്മിച്ചവൻ കൃപ ചെയ്യുതും
൧൨ ഇല്ല. അന്നോ സംഭവിപ്പിതു (ഫ്രാത്ത്) നദീപ്രവാഹം തുടങ്ങി മിസ്ര
ത്തോടു വരേയും യഹോവ (കതിരുകളെ) തല്ലുകയും, ഇസ്രയേൽപുത്ര
൧൩ ന്മാരേ, നിങ്ങൾ ഒന്നോടൊന്നു പെറുക്കപ്പെട്ടുകയും ചെയ്യും. അന്നു മ
ഹാകാഹളം ഊതീട്ടു അശ്ശൂർദേശത്തിൽ കാണാതേ പോയവരും മിസ്ര
ദേശത്തിൽ തള്ളിപ്പോയവരും വന്നു, യരുശലേമിൽ വിശുദ്ധമലമേൽ
യഹോവയെ നമസ്കരിക്കയും ആം.

VII. ഇസ്രയേലിൽ നടക്കുന്ന അധൎമ്മത്തെയും അശ്ശൂരിൻ ഡംഭത്തെയും ആക്ഷേപിക്കുന്ന അദ്ധ്യോ അഞ്ചും. (അ. ൨൮—൩൩.)

൨൮. അദ്ധ്യായം.

പ്രമാദം ഏറിയ ശമൎയ്യെക്കു വാട്ടം അടുക്കുമ്പോൾ തന്നേ (൧) യരുശലേമി
ലും മത്തഭാവം അതിക്രമിക്കയാൽ (൫) ധൎമ്മനുകത്തിന്നു പകരം പരജാതിയു
ഗം വേണ്ടിവരും (൯) ഇങ്ങനേ പരിഹാസക്കാൎക്കു ബോധവും (൨൩) അത
തു ശിക്ഷെക്കു തക്ക ഫലവും ഉണ്ടാകും. (കാലം ശമൎയ്യാനാശത്തിന്നു കുറയ മുമ്പേ.)

൧ ഹാ എഫ്രയീമിൽ മത്തന്മാരുടെ ഡംഭുള്ള കിരീടം, വീഞ്ഞു ചരിച്ചവർ
(പാൎക്കുന്ന) പുഷ്ടതാഴ്വരയുടെ തലമേൽ (എഫ്രയീമിൻ) അലങ്കാരഘന
൨ വും വാടുന്ന പുഷ്പവും ആയുള്ള (രാജധാനിക്കു) അയ്യോ കഷ്ടം. ഇതാ
ഒരു ബലവാനും പരാക്രമശാലിയും കൎത്താവിന്നുണ്ടു, ആയവൻ തകൎത്തു
വിശറായ കല്മഴ പോലേ കനത്ത വെള്ളം പൊഴിക്കുന്ന വന്മാരി പോ
൩ ലേ (അതിനെ) പിടിച്ചു നിലത്തേക്കു തള്ളിയിടുന്നു. എഫ്രയീമിൽ മ
൪ ത്തന്മാരുടെ ഡംഭുള്ള കിരീടം കാല്ക്കീഴ് ചവിട്ടപ്പെടുന്നു. പുഷ്ടതാഴ്വര
യുടെ തലമേൽ അതിൻ അലങ്കാരകനമായുള്ള വാടുന്ന പുഷ്പമാകട്ടേ വേ
നല്ക്കാലത്തിന്നു മുമ്പേ മൂത്ത അത്തിപ്പഴം പോലേ ആകും. ആയതിനെ
൫ കണ്ടവൻ കണ്ടു കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോഴേക്കു വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നു.— അ
ന്നാളിൽ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ് സ്വജനത്തിൻെറ ശേഷിപ്പിന്നു
൬ ഘനകിരീടവും അലങ്കാരമാലയും, ന്യായത്തിന്ന് ഇരിക്കുന്നവന്നു ന്യാ
യാത്മാവും പോരിനെ പടിവാതിലോളം തട്ടത്തു നീക്കുന്നവൎക്കു വീൎയ്യവു
൭ മായിരിക്കും.— എങ്കിലും ഇവരും വീഞ്ഞിനാൽ ഉലഞ്ഞു മദ്യംകൊണ്ടു
ചാഞ്ചാടുന്നു, പുരോഹിതനും പ്രവാചകനും മദ്യത്താൽ ഉലഞ്ഞു വീഞ്ഞി
നോടു തോററു, മദ്യംകൊണ്ടു ചാഞ്ചാടി ദൎശനത്തിങ്കൽ തെററി ന്യായപറ
൮ കയിൽ ഉഴമ്പിപ്പോകുന്നു. എല്ലാ മേശകളിലും ഇടം ഇല്ലാതോളം ഛ
൯ ൎദ്ദിയും കാഷ്ഠവും നിറഞ്ഞുവല്ലോ. (അവർ പറയുന്നു:) ആൎക്ക് അവൻ
അറിവ് ഉപദേശിക്കും, ആരെ സ്മൃതിയെ ഗ്രഹിപ്പിക്കും? പാൽ മറന്നവ
൧൦ ൎക്കോ, മുല മാറിയവൎക്കോ? അതിൽ വെപ്പോടു വെപ്പും വെപ്പോടു വെ
പ്പും സൂത്രത്തോടു സൂത്രവും സൂത്രത്തോടു സൂത്രവും ഇങ്ങ് ഇത്തിരി അ
൧൧ ങ്ങ് ഇത്തിരി എന്നത്രേ.— എങ്കിലോ തിക്കിവിക്കി പറയുന്ന അന്യ
൧൨ ഭാഷക്കാരെക്കൊണ്ട് അവൻ ഈ ജനത്തോട് ഉരിയാടും. അവനാക
ട്ടേ "വിശ്രാമം ഇതു തന്നേ, തളൎന്നവനെ വിശ്രമിപ്പാറാക്കുവിൻ, തണു
പ്പിടം ഇതത്രേ" എന്ന് അവരോടു പറഞ്ഞിരുന്നു; അവൎക്കു കേൾപ്പാൻ
൧൩ മനസ്സ് ഇല്ലാഞ്ഞു താനും. ഇപ്പോഴോ യഹോവയുടെ വാക്ക് അവരോ
ട് ആവിതു: വെപ്പോടു വെപ്പും വെപ്പോടു വെപ്പും സൂത്രത്തോടു സൂത്ര
വും സൂത്രത്തോടു സൂത്രവും ഇങ്ങ് ഇത്തിരി അങ്ങ് ഇത്തിരി എന്നിങ്ങ
നേ ഇരിക്ക, അവർ ചെന്നു പിന്നോക്കി തകൎന്നും കുടുങ്ങി അകപ്പെട്ടും
പോകേണ്ടതിന്നു തന്നേ!

൧൪ എന്നതുകൊണ്ടു യരുശലേമിലുള്ള ഈ ജനത്തെ വാഴുന്ന പരിഹാസ
൧൫ ക്കാരേ, യഹോവയുടെ വാക്കു കേൾപ്പിൻ! "മരണത്തോടു ഞങ്ങൾ നി

യമം ചെയ്തു പാതാളത്തോടു സഖ്യത വരുത്തി, പ്രളയച്ചമ്മട്ടി കടന്നു
വന്നാലും ഞങ്ങളോട് എത്തുക ഇല്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ കപടത്തെ ഇ
ങ്ങേ ആശ്രയമാക്കി വെച്ചു ചതിയിൽ ഒളിച്ചു കൊള്ളുന്നു” എന്നു നിങ്ങൾ
൧൬ പറയുന്നുവല്ലോ. അതുകൊണ്ടു യഹോവയായ കൎത്താവ് ചൊല്ലുന്നിതു:
ഇതാ ഞാൻ ചിയ്യോനിൽ ഒരു കല്ലിനെ സ്ഥാപിച്ചതു ശോധനക്കല്ലു വി
ലയേറിയ മൂലക്കല്ലു, ചൊവ്വിൽ സ്ഥാപിച്ച അടിസ്ഥാനം തന്നേ. (അ
൧൭ തിൽ) വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മണ്ടുക ഇല്ല. ഞാനോ ന്യായത്തെ സൂത്രവും
നീതിയെ തുലാസ്സും ആക്കി വെക്കും, കപടാശ്രയത്തെ കല്മഴ വാരിക്കള
൧൮ യും, ഒളിസ്ഥാനത്തെ വെള്ളം ഒഴക്കിക്കൊള്ളും. നിങ്ങൾക്കു മരണ
ത്തോടുള്ള നിയമത്തിന്നു പരിഹാരം വരും, പാതാളത്തോടേ സഖ്യത
നില്ക്കയും ഇല്ല. പ്രളയച്ചമ്മട്ടി കടന്നുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനാൽ
൧൯ അടിഞ്ഞുപോകും. അതു കടക്കുന്തോറും നിങ്ങളെ തന്നേ എടുത്തുകള
യും, രാവിലേ രാവിലേ വരുവാറുണ്ടു പകലിലും രാവിലും തന്നേ; ഈ
൨൦ സ്മൃതിയെ ഗ്രഹിക്കുന്നതു സാക്ഷാൽ സങ്കടം മാത്രം ആകും. അതേ കാൽ
നീട്ടുവാൻ കിടക്ക നീളം പോരാ, പുതെച്ചുകൊൾവാൻ മറവിൻ വീതി
൨൧ കുറയും. പെരചീംമലെക്കൊത്തവണ്ണം (൨ ശമു. ൫, ൨൦ff.) യഹോവ
എഴനീല്ക്കയും ഗിബ്യോൻതാഴ്വരയിൽ ചെയ്തപ്രകാരം തിമിൎക്കയും ചെയ്യും,
അപൂൎവ്വക്രിയയായി സ്വക്രിയയെ ചെയ്വാനും അന്യപ്രവൃത്തിയായി സ്വ
൨൨ പ്രവൃത്തിയെ അനുഷ്ഠിപ്പാനും തന്നേ. ഇപ്പോഴോ പരിഹസിച്ചുപോ
കായ്വിൻ അല്ലാഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കെട്ടുകൾ മുറുകേ ഉറെക്കും! ഞാനാക
ട്ടേ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയായ കൎത്താവിൽനിന്നു കേട്ടതു സമസ്ത
ഭൂമിയിന്മേൽ മുടിവും വിധിനിൎണ്ണയവും തന്നേ (൧൦, ൨൩).
൨൩ എന്റെ ശബ്ദം ചെവിക്കൊണ്ടു കേൾപ്പിൻ എൻ മൊഴിയെ കുറിക്കൊ
൨൪ ണ്ടുററു കേൾപ്പിൻ! കൃഷിക്കാരൻ എല്ലാ നാളും വിതെപ്പാൻ ഉഴകയോ,
൨൫ നിലത്തെ കീറി കട്ട ഉടെക്കയോ? അതിൻ പരപ്പു നിരത്തി എങ്കിൽ
ജീരകം ഇട്ടും കരിഞ്ജീരകം വിതറിയും കോതമ്പു നിരനിരയായി നട്ടും
൨൬ കണ്ടത്തിൽ നെല്ലും വരമ്പിൽ ചാമയും ആക്കുക ഇല്ലയോ? ഇങ്ങനേ
അവന്റെ ദൈവം അവനെ ഉപദേശിച്ചു ന്യായം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു.
൨൭ ജീരകമാകട്ടേ വണ്ടികൊണ്ടു മെതിക്കുമാറില്ല, കരിഞ്ജീരകത്തിന്മേൽ ചാ
ട്ടുരുൾ തിരിക്കയും ഇല്ല, വടികൊണ്ടല്ലോ ജീരകത്തെയും കോൽകൊണ്ടു
൨൮ കരിഞ്ജീരകത്തെയും തല്ലും. ധാന്യം മെതിക്കപ്പെട്ടാലും എപ്പോഴും ച
തെക്കുമാറില്ലല്ലോ ചാട്ടുരുൾ കുതിരകളുമായി തെളിച്ചാലും (അതിനെ) നു

൨൯ രുക്കുക ഇല്ല. ഇതും സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയിൽനിന്ന ജനിക്കുന്ന
തു, അവൻ മന്ത്രണത്തെ അത്ഭുതവും ചൈതന്യത്തെ വല്യതും ആക്കുന്നു.

൨൯. അദ്ധ്യായം.

ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നികുണ്ഡമായ യരുശലേമിന്നും ഓർ ആണ്ടിലകം പട സങ്കടം പിണെഞ്ഞാലും (൫) ജനത്തിന്ന് താഴ്ച വന്ന ഉടനേ യഹോവ ഉദ്ധരിക്കയും (൯) പരിഹാസക്കാർ സ്തംഭിച്ചും വേദത്തെ രസിക്കായ്കയും (൧൩) വായാരാധനക്കാർ നാണിക്കയും (൧൭) ഒരു പുതിയ രക്ഷാകാലം ഉദിക്കയും ചെയ്യും.

൧ അയ്യോ അരിയേൽ (ദേവന്റെ അടുപ്പു) ദാവിദ് പാളയം ഇറങ്ങിയ
രാജധാനിയായ അരിയേൽ അയ്യോ. ആണ്ടിനോട് ആണ്ടു കൂട്ടുവിൻ
൨ ഉത്സവങ്ങൾ വട്ടം തിരിയട്ടേ. ഞാനോ അരിയേലിനെ ഞെരുക്കും, ഞ
രക്കവും നെടുവീർപ്പും ഉണ്ടാകും, എന്നിട്ട് അത് എനിക്ക് അരിയേലായി
൩ രിക്കും. ഞാൻ നിന്റെ ചുററും പാളയം ഇറങ്ങി നിരോധം കൊണ്ടു
൪ നിന്നെ ഞെരുക്കി കൊത്തളങ്ങളെ നിന്നെക്കൊള്ളേ ഉയർത്തും. അപ്പോൾ
നീ താണ നിലത്തുനിന്ന് ഉരിയാട്ടും, നിന്റെ മൊഴി പൊടിയിൽനിന്ന
നിരങ്ങും, നിന്റെ ശബ്ദം വെളിച്ചപ്പാടു പോലേ മണ്ണിൽനിന്ന വരും,
നിന്റെ മൊഴി പൊടിയിൽനിന്ന ചിലെക്കും.
൫ മാററാന്മാരുടെ കോലാഹലമോ ലഘുധൂളി പോലേയും പ്രൌഢന്മാരു
ടെ കോലാഹലം പാറുന്ന ഉമി പോലേയും ആകും, അതും ക്ഷണത്തിൽ
൬ തെററന്ന സംഭവിക്കും. ഇടിമുഴക്കം ഭൂകമ്പം മഹാശബ്ദത്തോടും കൊ
ടുങ്കാററു വിശറു തിന്നുന്ന അഗ്നിജ്വാലയോടും സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോ
൭ വയിൽനിന്ന (പട്ടണത്തിന്നു) സന്ദർശനം ഉണ്ടാകും. അരിയേലിന്നു
നേരേ പട കൂടുന്ന സകലജാതികളുടെ കോലാഹലവും അതിനെയും
തൽകോട്ടയെയും ഉടക്കി ഞെരുക്കുന്ന ഏവരും രാത്രിയിൽ കണ്ട സ്വപ്നം
പോലേ ഭവിക്കും. വിശക്കുന്നവൻ "ഇതാ ഉണ്ണുന്നു" എന്ന കിനാവു കണ്ടു,
൮ ഉണർന്നാൽ ഉള്ളിൽ വെറുതേ ഇരിക്കുന്ന പോലേയും; ദാഹിക്കുന്നവൻ
"ഇതാ കുടിക്കുന്നു" എന്ന കിനാവു കണ്ടു, ഉണർന്നാൽ അയ്യോ തളർന്നു ഉൾ
മാഴ്കുന്ന പോലേയും, ഇവ്വണ്ണം തന്നേ ചിയ്യോൻമലയോടു പട കൂടുന്ന
സകലജാതികളുടെ കോലാഹലത്തിന്നും സംഭവിക്കും.
൯ വിസ്മയിപ്പിൻ സ്തംഭിക്കയും ചെയ്യിൻ! അന്ധത പിടിച്ച് അന്ധാളി
ച്ചുപോവിൻ! അവർ മദിക്കുന്നു വീഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല താനും, ചാഞ്ചാടുന്നു മ
൧൦ ദ്യത്താൽ അല്ല താനും. കാരണം യഹോവ നിങ്ങളുടെ മേൽ സുഷുപ്തി

യുള്ള ആത്മാവിനെ പകൎന്നു, പ്രവാചകരാകുന്ന നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ
൧൧ കെട്ടി ദൎശനക്കാരാകുന്ന തലകളെ പുതെച്ചു വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഈ ദൎ
ശനം ഒക്കയും നിങ്ങൾക്കു മുദ്രയിട്ട പുസ്തകത്തിലേ വചനങ്ങൾ പോലേ
ആകുന്നു, അതിനെ ഗ്രന്ഥം അറിയുന്നവനു കൊടുത്തു "ഇതിനെ വായി
ക്കേ വേണ്ടു" എന്നു പറഞ്ഞാൽ "മുദ്രയിട്ടതുകൊണ്ടു വഹിയാ" എന്നും,
൧൨ ഗ്രന്ഥം അറിയാതവന്നു കൊടുത്തു "ഇതിനെ വായിക്കേ വേണ്ടു" എന്നു
൧൩ പറകിലോ "ഗ്രന്ഥം അറിയാ" എന്നും ഉണ്ടു.— പിന്നേ കൎത്താവ് പ
റഞ്ഞിതു: ഈ ജനം വായികൊണ്ട് അണഞ്ഞു അധരങ്ങൾകൊണ്ട് എ
ന്നെ തേജസ്കരിച്ചാലും ഹൃദയം എന്നോടു ദൂരമായി, അവർ എന്നെ ഭയപ്പെ
൧൪ ടുന്നതു മാനുഷകല്പന പഠിച്ചതു മാത്രമാകയാൽ, ഇതാ ഞാൻ ഈ ജന
ത്തോട് ഇനി ഏറേ അതിശയവും അത്ഭുതവും ആംവണ്ണം കാട്ടി നടക്കും,
അതിലേ ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം കെട്ടുകയും ബുദ്ധിമത്തുക്കളുടെ വിവേ
൧൫ കം മറകയും ചെയ്യും.— യഹോവയിൽനിന്ന് ആലോചനയെ ആഴേ
മറെച്ചു സ്വക്രിയയെ ഇരിട്ടിൽ നടത്തി "നമ്മെ ആർ കാണുന്നു, ആർ
൧൬ അറിയുന്നു?" എന്നു പറയുന്നവൎക്കു അയ്യോ! എന്തൊരു മറിവു! കുശവ
നെ കളിമണ്ണോട് ഒപ്പം മതിച്ചിട്ടോ ക്രിയ കൎത്താവെ കുറിച്ചു: "അവൻ
എന്നെ ഉണ്ടാക്കീട്ടില്ല" എന്നും നിൎമ്മാണം നിൎമ്മിക്കുന്നവനെ കുറിച്ചു
"അവൻ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല" എന്നും പറയുന്നതു?
൧൭ അല്ലയോ ഇനി അല്പനേരം ചെന്നാൽ ലിബനോൻ കൎമ്മേലായി തി
൧൮ രിയും കൎമ്മേൽ വനമായി എണ്ണപ്പെടുമല്ലോ. അന്നു ചെവിടന്മാർ പുസ്ത
കത്തിലേ വചനങ്ങളെ കേൾക്കയും തമസ്സിരിട്ടുകളിൽനിന്നു കുരുടന്മാരു
൧൯ ടെ കണ്ണുകൾ കാണ്കയും, സാധുക്കൾക്കു യഹോവയിൽ സന്തോഷം ഏ
റിവരികയും, മനുഷ്യരിൽ ദരിദ്രരായവർ ഇസ്രയേലിലേ വിശുദ്ധങ്കൽ
൨൦ ആനന്ദിക്കയും ചെയ്യും. കാരണം പ്രൌഢൻ തീൎന്നു, പരിഹാസക്കാരൻ
മുടിഞ്ഞുപോയി, അതിക്രമത്തിന്നു ജാഗരിച്ചുകൊള്ളുന്നവർ എല്ലാം ഛേ
൨൧ ദിക്കപ്പെടും; മനുഷ്യനെ വാക്കു നിമിത്തം പാപീകരിച്ചും പടിവാതി
ല്ക്കൽ ആക്ഷേപിക്കുന്നവന്നു കണിവെച്ചും നീതിമാനെ പഴതേ പിഴക്കി
൨൨ യും കൊള്ളുന്നവർ തന്നേ.— എന്നതുകൊണ്ട് അബ്രഹാമെ വീണ്ടു
കൊണ്ട യഹോവ ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തോടു പറയുന്നിതു: യാക്കോബ് ഇ
൨൩ പ്പോൾ നാണിക്ക ഇല്ല ഇപ്പോൾ അവന്റെ മുഖം വിളൎക്കയില്ല. അ
വൻ അഥവാ അവന്റെ സുതന്മാർ അവരുടെ നടുവിൽ എന്റെ കൈ
ക്രിയ കാണുമ്പോൾ അവർ എൻ നാമത്തെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു യാക്കോബി

ലേ വിശുദ്ധനെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു ഇസ്രയേലിൻ ദൈവത്തിന്ന് അഞ്ചും.
൨൪ ആത്മാവിൽ തെറ്റിയുഴന്നവൎക്കു ബുദ്ധി തോന്നും പിറുപിറുത്തവർ ഉപ
ദേശത്തെ പഠിക്കയും ചെയ്യും.

൩൦. അദ്ധ്യായം.

മിസ്രയുടെ സഖ്യം അന്വേഷിക്കുന്നതു വ്യൎത്ഥവും (൯) പഴയ ദാസ്യാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണവും (൧൨) ഇടിച്ചൽ അണയുന്നതിന്നു കുറിയും ആയിട്ടും (൧൫) വിശ്വാസത്താൽ ഇന്നും രക്ഷ ഉണ്ടു, (൧൯) സങ്കടത്തിൽ പിന്നേ കരുണാസമയവും (൨൭) ജാതികളിൽ ന്യായവിധിയും യരുശലേമിൽ സൈ്വരസന്തോഷവും ഉളവാകും.

൧ അയ്യോ മത്സരിക്കുന്ന മക്കളേ! എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. മന്ത്രി
ച്ചു കൊള്ളുന്നു, എന്നോടല്ല താനും സഖ്യതെക്ക് ഊക്കഴിക്കുന്നു എന്റെ
൨ ആത്മാവ് കൂടാ താനും, പാപങ്ങളോടു പാപം കൂട്ടുവാനത്രേ. എന്റെ
വായോടു ചോദിക്കാതേ മിസ്രെക്ക് ഇറങ്ങി ഫറോവിന്റെ ശക്തിയിൽ
ഊന്നുവാനും മിസ്രനിഴലിൽ ആശ്രയിപ്പാനും തേടി നടക്കുന്നവരേ!
൩ എങ്കിലോ ഫറോവിന്റെ ശക്തി നിങ്ങൾക്കു നാണവും മിസ്രനിഴലിലേ
൪ ആശ്രയം ലജ്ജയും ആയ്പോകും. യഹൂദപ്രഭുക്കന്മാർ ചോനിയിൽ
൫ ഉണ്ടു, അവന്റെ ദൂതന്മാർ ഹനേസ് വരേ എത്തുന്നു പോൽ. എങ്കിലും
അവൎക്ക് ഉതകാത ജനം നിമിത്തം എല്ലാവരും നാണിച്ചുപോകും, തുണയും
൬ പ്രയോജനവും അല്ല നാണവും നിന്ദയും വരുന്ന (ജനം) അത്രേ. തെ
ക്കേ ബഹെമോത്തിൽ (ഇയ്യോബ് ൪൦, ൧൫) ആജ്ഞയാവിതു: സിംഹവും
സിംഹിയും മൂൎഖനും പറക്കുന്ന സൎപ്പവും ജനിച്ചു ഞെരുക്കവും ഇടുക്കും
ഏറി വരുന്ന ദേശത്തൂടേ കഴുതപ്പുറത്തു സമ്പത്തുകളെയും ഒട്ടകക്കൂനി
ന്മേൽ നിക്ഷേപങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഉതകാത്ത ജനത്തിലേ
൭ ക്കു തന്നേ. മിസ്രത്തുണയാകട്ടേ വീൎപ്പും വ്യൎത്ഥവും അത്രേ ആകയാൽ,
ഞാൻ അതിന്നു "(രഹബ്) ഇരിക്കേ വമ്പൻ" എന്നു പേർ വിളിച്ചു.
൮ ആയതിനെ നീ ചെന്ന് അവരോടു പലകമേൽ എഴുതി പുസ്തകത്തിൽ
വരെക്ക! അതു പിന്നാളേക്ക് എന്നും സദാകാലത്തേക്കും ഇരിക്കുക!
൯ എങ്ങനേ എന്നാൽ അവർ മറുക്കുന്ന ജനം, കളവു പറയുന്ന മക്കൾ,
൧൦ യഹോവയുടെ ധൎമ്മോപദേശം കേൾപ്പാൻ മനസ്സില്ല; കാഴ്ചക്കാരോടു
"കാണരുത്" എന്നും ദൎശനക്കാരോടു "ഞങ്ങൾക്കായി നേരുള്ളവ ദൎശി
ക്കരുത്" എന്നും, "ഞങ്ങളോടു മിനുസം ഉരെപ്പിൻ കൃത്രിമങ്ങളെ ദൎശി

൧൧ ല്പിൻ, വഴിയിൽനിന്നു തെററി ഞെറിയിൽനിന്നു മാറിപ്പോവിൻ; ഇസ്ര
യേലിലേ വിശുദ്ധനെ ഞങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിയുമാറാക്കുവിൻ!" എന്നും
൧൨ പറയുന്നു.— അതുകൊണ്ട് ഇസ്രയേലിലേ വിശുദ്ധൻ പറയുന്നിതു:
നിങ്ങൾ ഈ വചനത്തെ വെറുത്തു പീഡയിലും വഴതലിലും ആശ്രയി
൧൩ ച്ച് ഊന്നിനില്ക്കകൊണ്ടു, ഈ അകൃത്യം നിങ്ങൾക്കു പൊക്കമതിലിൽ
തള്ളി വീഴുന്നൊരു പൊട്ടു പോലേ ആകും, അതിന്നു പെട്ടന്നു പൊടുന്ന
൧൪ നേ ഇടിവു വരും. പിന്നേ കുശവപാത്രം ഉടഞ്ഞാൽ ആദരിയാതേ ഇ
ടിക്കും പോലേ അവൻ (യഹൂദയെ) തകൎക്കും. ആ നുറുക്കുകളിൽ അടു
പ്പിൽനിന്നു തീ എടുക്കുന്നതിന്നും കുളത്തിൽനിന്നു വെള്ളം കോരുന്നതി
൧൫ ന്നും മതിയായ ഓട്ടും കാണ്മാൻ ഇല്ല.— എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇസ്രയേ
ലിൽ വിശുദ്ധനായ യഹോവ എന്ന കൎത്താവ് പറഞ്ഞിതു: (മനം) തിരി
ഞ്ഞ് അടങ്ങിക്കൊണ്ടാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും; അമൎന്നു തേറുകയിലേ
൧൬ നിങ്ങൾക്കു വീൎയ്യം ഉള്ളു! എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കു മനസ്സായില്ല. "അല്ല ഞ
ങ്ങൾ കുതിരപ്പുറത്തു മണ്ടും" എന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടു നി
൧൭ ങ്ങൾ മണ്ടും സത്യം. "ഞങ്ങൾ തുരംഗമങ്ങളിൽ ഏറും" എന്നതുകൊണ്ടു
നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവർ ത്വരിതം ഗമിക്കും. ഒരുത്തന്റെ ശാസന
യിൽനിന്ന് ഓരായിരവും ഐവരുടെ ശാസനെക്കു നിങ്ങൾ (ഒക്കയും)
മണ്ടിപ്പോകും, മലമുകളിൽ ഒരു ചവോക്കുമരവും കുന്നിന്മേൽ കൊടിമരവും
൧൮ എന്ന പോലേ നിങ്ങൾ ശേഷിക്കുംപൎയ്യന്തം തന്നേ. എന്നിട്ടു യഹോവ
നിങ്ങളോടു കരുണ ചെയ്വാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, എന്നിട്ടു നിങ്ങളെ കനി
ഞ്ഞുകൊൾ്വാൻ ഉയരവേ വാങ്ങുന്നു; യഹോവയാകട്ടേ ന്യായത്തിന്റെ
ദൈവമല്ലോ. അവനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർ ഏവരും ധന്യർ!
൧൯ അതേ ചിയ്യോനാകുന്ന യരുശലേമിൽ ഒരു ജനം വസിക്കും. നീ (എ
പ്പോഴും) കരകയില്ല, നിന്റെ ക്രുക്കലിൻ ഒച്ചെക്ക് അവൻ നിന്നെ കരു
൨൦ ണയിൽ കനിഞ്ഞുകൊണ്ടു, അതു കേൾക്കുമ്പോഴേ ഉത്തരം തരും. കൎത്താ
വ് നിങ്ങൾക്കു ഞെരുക്കത്തിന്ന് (തക്ക) അപ്പവും ക്ലേശത്തിന്നു വെള്ളവും
നല്കും, നിന്റെ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ഇനി പതുങ്ങി നടക്കയും ഇല്ല, നി
൨൧ ന്റെ കണ്ണുകൾ ഉപദേഷ്ടാക്കളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. വലത്തോ ഇട
ത്തോ ചെല്ലുമ്പോൾ നിന്റെ ചെവികൾ "ഇതേ വഴി ഇതിൽ നടപ്പിൻ"
൨൨ എന്നൊരുവാക്കു നിന്റെ പിറകിൽ കേൾക്കയും, നിങ്ങൾ വെള്ളി
പൊതിഞ്ഞ വിഗ്രഹങ്ങളെയും പൊന്നു വാൎത്തതിന്റെ വേഷ്ടത്തെയും അ
ശുദ്ധമാക്കി, തീട്ടം പോലേ തൂകിക്കളകയും പോ എന്ന് അതിനോടു പ

൨൩ റകയും ചെയ്യും. അവനോ നീ നിലത്തു വാളുന്ന നിന്റെ വിത്തിന്നു
മഴ തരും, നിലത്തിൽ വിളയുന്ന അപ്പം മുഴുത്തതും പുഷ്ടവും ആകും; നി
൨൪ ന്റെ പശുക്കൂട്ടം അന്നു വിസ്താരമുള്ള പുലത്തിൽ മേയ്ക്കയും, നിലത്തെ
പണി ചെയ്യുന്ന മൂരികളും കഴുതകളും മുറംകൊണ്ടും ശൂപ്പംകൊണ്ടും ചേ
൨൫ റീട്ടുള്ള ഉപ്പിച്ച പയിർ തിന്നുകയും; വമ്പടനാളിൽ ഗോപുരങ്ങൾ വീ
ഴുമ്പോൾ എല്ലാ ഉയൎന്ന മലമേലും നെടുങ്കുന്നിന്മേലും ജലധാരകളായ തോ
൨൬ ടുകൾ ഉണ്ടാകയും; യഹോവ സ്വജനത്തിന്റെ മുറിവിനെ കെട്ടി അ
തിന്റെ അടിപ്പിണരിന്നു ചികിത്സിക്കും നാൾ നിലാവിൻ വെളിച്ചം
വെയ്യോന്റെ വെളിച്ചത്തിന്നും വെയ്യോന്റെ വെളിച്ചം ഏഴിരട്ടിയായി
ഏഴു പകൽവെളിച്ചത്തിന്നും ഒക്കുകയും ചെയ്യും.
൨൭ ഇതാ യഹോവാനാമം ദൂരത്തുനിന്നു വരുന്നു; അവന്റെ കോപം ക
ത്തുന്നു, അതിൻ അനല്പക കനക്കുന്നു, അവന്റെ അധരങ്ങൾ ഈറൽ
൨൮ നിറഞ്ഞു നാവു തീ പോലേ തിന്നുന്നു. അവന്റെ ശ്വാസമോ കഴുത്തോ
ളം എത്തുന്ന നദീകവിച്ചലിന്നു സമം; സംഹാരമുറത്തിൽ ജാതികളെ തെ
ള്ളുവാനും വംശങ്ങളുടെ കന്നത്തിൽ തെറ്റലിന്റെ കടിഞ്ഞാൺ ഇടുവാ
൨൯ നും തന്നേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്സവം കൊണ്ടാടുന്ന രാത്രി പോലേ
പാട്ടും, ഇസ്രയേലിൻ പാറയാകുന്നവങ്കലേക്കു യഹോവാമലയിൽ കുഴൽ
൩൦ വിളിച്ചു നടക്കുന്നതു പോലേ ഹൃദയസന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. യഹോവ
സ്വശബ്ദത്തിൻ പ്രതാപത്തെ കേൾപ്പിക്കയും, സ്വഭുജം ഉലകിഴിയുന്ന
തിനെ കോപരോഷത്തിലും തിന്നുന്ന അഗ്നിജ്വാലയിലും പ്രവാഹം മാരി
൩൧ കല്മഴയും പൊഴികേ കാണിക്കയും ചെയ്യും. യഹോവാശബ്ദത്തിന്നാക
൩൨ ട്ടേ അശ്ശൂർ ക്രുശിപ്പോകും; ദണ്ഡുകൊണ്ട് അടിക്കും. യഹോവ അവ
ന്റെ മേൽ ഇറക്കുന്ന വിധിദണ്ഡു കടക്കുന്തോറും (വെന്നി) പ്പറയും കിന്ന
രവും മുഴങ്ങും, അവൻ കൈ വീയുന്ന പോരുകളിൽ അവനോടു പൊരു
൩൩ തു കൊള്ളും. ചുടലയോ പണ്ടേ ചമെച്ചിതു, രാജാവിന്ന് അതാ ഒരുക്ക
പ്പെട്ടതു, അതിലേ ചിത ആഴവും വീതിയും ഉള്ളതു തീയും തടിയും വേ
ണ്ടുവോളം ഉണ്ടു, യഹോവയുടെ ശ്വാസം ഗന്ധകനദി പോലേ അതി
നെ കൊളുത്തും.

൩൧. അദ്ധ്യായം.

മിസ്രയിലെ ആശ്രയം വ്യൎത്ഥം (൪) യഹോവ ശിക്ഷിച്ച ശേഷം (൫) ആശ്രയമായി രക്ഷിപ്പതിനാൽ വിഗ്രഹപൂജ ഒടുങ്ങും. (൩൨, ൧) പുതിയ രാജ്യത്തിൽ നേരും ന്യായവും നീളെ നടക്കും.

൧ **അ**യ്യോ തുണെക്കായി മിസ്രയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി, കുതിരകളിൽ ഊന്നി,
പെരികേ എന്നു വെച്ചു തേരുകളിലും എത്രയും ഉരത്തവർ എന്നു വെച്ചു
കുതിരയാളുകളിലും ആശ്രയിച്ചുംകൊണ്ടു ഇസ്രയേലിലേ വിശുദ്ധനെ നോ
൨ ക്കാതേയും യഹോവയെ തിരയാതേയും പോകുന്നവർ കഷ്ടം! അവ
നോ കൂടേ ജ്ഞാനി ആകുന്നു, എന്നിട്ട് അവൻ തിന്മ വരുത്തും തിരുവാ
ക്കുകളെ മാററുകയും ഇല്ല, ദുൎജ്ജനഗൃഹത്തിന്നും അകൃത്യം പ്രവൃത്തിക്കുന്ന
൩ വരുടെ തുണെക്കും നേരേ എഴുനീല്ക്കേ ഉള്ളു. മിസ്രയോ ദേവനല്ല മനു
ഷ്യനത്രേ, അവരുടെ കുതിരകൾ ആത്മാവല്ല ജഡമത്രേ, യഹോവ തൃ
ക്കൈ നീട്ടുമ്പോഴേക്കു തുണെക്കുന്നവൻ ഇടറി തുണ ഏല്ക്കുന്നവൻ വീ
ണു എല്ലാവരും ഒക്കത്തക്ക മുടിഞ്ഞുപോകും.
൪ യഹോവയാകട്ടേ എന്നോടു പറഞ്ഞിതു: സിംഹമോ ചെറുകോളരി
യോ ഇരപിടിച്ചു ഗൎജ്ജിക്കുമ്പോൾ ഇടയർ കൂട്ടമേ അതിനെക്കൊള്ളേ
ചേൎക്കപ്പെട്ടു കൂകുന്നതിന്നു കൂശാതേയും അവരുടെ കോലാഹലത്തിന്ന് എ
ളിമപ്പെടാതേയും നില്ക്കുന്നതു പോലേ തന്നേ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ
൫ ചിയ്യോൻമലെക്കും ആ കുന്നിന്നും നേരേ പോരാടുവാൻ ഇറങ്ങും.— കുരി
കിൽ (കൂട്ടിന്മേൽ) പാറുമ്പോലേ തന്നേ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ യ
രുശലേമിനെ തീരേ ആച്ഛാദിക്കയും ആദരിച്ചു വിടുവിച്ചുദ്ധരിക്കയും
൬ ചെയ്യും. ഇസ്രയേൽപുത്രന്മാരേ നിങ്ങൾ പാരം ദ്രോഹിച്ചു വിട്ടവനോടു
൭ മാത്രം തിരികേ ചേരുവിൻ. അന്നാളിലോ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ പാപ
ത്തിന്നായി തീൎത്ത നിങ്ങളുടെ വെള്ളി അസത്തുകളെയും പൊന്നസത്തു
൮ കളെയും അവനവൻ വെറുത്തുകളയും, അശ്ശൂർ പുരുഷന്റേതല്ല ഒരു
വാളാൽ വീഴും, മാനുഷമല്ലാത്ത വാൾ അവനെ തിന്നുകയും അവൻ വാ
ളിൽനിന്നു മണ്ടുകയും യുവാക്കൾ അടിമപ്പെടുകയും, തത്തരപ്പാടിനാൽ അ
വൻ തന്റെ പാറയെ വിട്ടോടുകയും പ്രഭുക്കന്മാർ കൊടിക്കു കൂശുകയും
൯ ചെയ്യും. എന്നു ചിയ്യോനിൽ അഗ്നിയും യരുശലേമിൽ അടുപ്പും ഉള്ള
യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.
൩൨, ൧ ഇതാ നീതിയിൽ ഒരു രാജാവ് വാഴും പ്രഭുക്കൾ ന്യായത്തിൽ അധി

൨ കരിക്കയും ചെയ്യും. അന്ന് അവനവൻ കാററിങ്കൽ ഒളിപ്പിടവും മാരി
യിൽ മറവും ആയി, വറൾച്ചയിൽ നീർത്തോടുകൾക്കും തളൎന്ന ദേശത്തു ക
൩ നത്ത പാറയുടെ നിഴലിന്നും ഒക്കും. കാണുന്നവരുടെ കണ്ണുകൾ ഇനി
ലേപിച്ചിരിക്കയില്ല (൬, ൧൦) കേൾക്കുന്നവരുടെ ചെവികൾ കുറിക്കൊ
൪ ള്ളും; ഉഴറുന്നവരുടെ ഹൃദയം അറിവാൻ തിരിയും, വിക്കന്മാരുടെ നാ
൫ വു തെളിവിൽ ചൊല്ലുവാൻ ശീലിക്കും. മൂഢനെ ഇനി ഉദാരൻ എന്നു
൬ വിളിക്കയില്ല, കുസൃതിക്കാരനെ ശ്രീമാൻ എന്നു ചൊല്കയും ഇല്ല, മൂഢ
നാകട്ടേ ബാഹ്യങ്ങളെ നടത്തി യഹോവയോടു വികൃതി ഉരിയാടുവാനും
വിശന്ന ദേഹിക്കു ശൂന്യത വളൎത്തി ദാഹിക്കുന്നവനു കുടി മുട്ടിപ്പാനും ഇങ്ങ
നേ മൌഢ്യം പറഞ്ഞു ഹൃദയംകൊണ്ട് അകൃത്യം പ്രവൃത്തിച്ചുകൊള്ളും.
൭ കുസൃതിക്കാരന്റെ ഉപായങ്ങളും വിടക്കു തന്നേ: ദരിദ്രൻ ന്യായം ചൊ
ന്നാലും അവൻ ചതിമൊഴികളെക്കൊണ്ട് എളിയോരെ സന്നമാക്കുവാൻ
൮ കൌശലങ്ങളെ കരുതുന്നു. ഉദാരനോ ഔദാൎയ്യങ്ങളെ കരുതി ഔദാൎയ്യങ്ങ
ളെ നടത്തി നില്ക്കും.

൩൨. അദ്ധ്യായം.

(൯) പ്രമാദം ഏറിയ സ്ത്രീകൾ തൊഴിച്ചിട്ടു വേണം (൧൫) ദേവാത്മാവ് ഇ
റങ്ങി സൎവ്വത്തിന്നും പുതുക്കം വരുത്തുവാൻ.

൯ നിൎഭയസ്ത്രീകളേ എഴുനീററു എന്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പിൻ, സൈ്വരമതി
൧൦ കളായ പുത്രിമാരേ എന്റെ മൊഴിയെ ചെവിക്കൊൾവിൻ! സംവത്സ
രത്തോടു നാളുകൾ കൂടിയാൽ സൈ്വരമതികളേ നിങ്ങൾ നടുങ്ങും, കല
൧൧ യെടുപ്പു മുടിഞ്ഞു കായ്ച്ചേൎപ്പു വരാതേ പോകയാൽ തന്നേ. നിൎഭയമാ
രേ വിറെപ്പിൻ, സൈ്വരമതികളേ ഭ്രമിപ്പിൻ! വസ്ത്രം അഴിച്ചു അരെ
൧൨ ക്കു (രട്ടു) കെട്ടല്ലാതേ നഗ്നരാകുവിൻ! മനോഹരനിലങ്ങളെയും കായ്
൧൩ ക്കുന്ന വള്ളിയെയും വിചാരിച്ചു മുലകളിൽ തൊഴിക്കുന്നു. എൻ ജനത്തി
ന്റെ ഭൂമിയിൽ മുള്ളും കാരയും മുളെക്കുന്നു, അതേ ഉല്ലസിക്കുന്ന നഗര
൧൪ ത്തിലേ എല്ലാ ആനന്ദശാലകളിലും കൂടേ. അരമന കൈവിടപ്പെട്ടു,
പട്ടണഘോഷം ഒഴിഞ്ഞു, ശിഖരഗോപുരങ്ങളും എന്നേക്കും ഗുഹകളായി
൧൫ കാട്ടുകഴുതകളുടെ വിലാസവും കൂട്ടങ്ങൾക്കു മേച്ചലും ആകുമല്ലോ.— ഉയര
ത്തിൽനിന്നു നമ്മുടെ മേൽ ആത്മാവ് ചൊരിയപ്പെടും പൎയ്യന്തം തന്നേ.
അന്നു മരുഭൂമി പറമ്പായ്ത്തിരിയും പറമ്പു വനമായി എണ്ണപ്പെടും

൧൬ (൨൯, ൧൭). മരുവിലും ന്യായം കുടിയിരിക്കും പറമ്പിൽ നീതി വസിക്കും.
൧൭ പിന്നേ നീതിയുടെ പ്രവൃത്തി സമാധാനവും നീതിയുടെ അദ്ധ്വാനഫലം
൧൮ എന്നേക്കുമുള്ള സാവധാനവും സ്വൈരവും ആകും. എൻ ജനം സമാധാ
നപ്പാൎപ്പിലും ശരണ്യകുടികളിലും നിൎഭയസുഖസ്ഥാനങ്ങളിലും വസിക്കും.
൧൯ എങ്കിലും മുമ്പേ (അശ്ശൂർ) വനം കിഴിവാൻ കല്മഴ പെയ്യും. (യരുശലേം)
൨൦ പട്ടണം ആഴേ താഴുകയും ചെയ്യും. പിന്നേ കാളക്കഴുതകളുടെ കാലി
നെ (പരക്കേ) അയച്ചു എല്ലാ വെള്ളങ്ങളുടെ അരുവിലും വിതെക്കുന്ന
നിങ്ങൾ ധന്യർ.

൩൩. അദ്ധ്യായം.

അശ്ശൂൎയ്യ കഷ്ടത്തിൽ ഇസ്രയേൽദേവരക്ഷയെ പ്രത്യാശിച്ചു, (൫) ശോധനയുടെ ഫലമാകുന്ന വിശ്വാസപരിചയത്തെ പാൎത്തു (൭) സങ്കടങ്ങൾ പെരുകുംതോറും (൧൦) യഹോവ ശത്രുവിന്നു ന്യായം വിധിക്കുന്നതു കാത്തിരിക്കുന്നു (൧൩) ആ അഗ്നിവിധി നിൎമ്മലന്മാരെ തൊടാതേ (൧൭) ദേവജനത്തിന്നു പാപമോചനത്താൽ സ്വൈരസുഖത്തെ വരുത്തും (കാലം ൨ രാജ. ൧൮, ൧൬.)

൧ അയ്യോ പാഴാക്കപ്പെടാഞ്ഞിട്ടും പാഴാക്കുന്നവനും നിന്നെ (ആർ) തോ
ല്പിക്കാഞ്ഞിട്ടും തോല്പിക്കുന്നവനും ആയുള്ളോവേ! നീ പാഴാക്കുന്നതു മതി
യാക്കിയപ്പോഴേക്കു പാഴാക്കപ്പെട്ടും തോല്പിച്ചു തീൎന്ന ഉടനേ നിന്നെയും
൨ തോല്പിക്കും. യഹോവയേ ഞങ്ങളെ കനിഞ്ഞാലും! നിന്നെ ഞങ്ങൾ കാ
ത്തിരിക്കുന്നു; നീ ഉഷസ്സ് തോറും അവൎക്കു ഭുജവും ഞെരുക്കകാലത്തു ഞങ്ങ
൩ ളുടെ രക്ഷയും ആകേ വേണ്ടു! കോലാഹലശബ്ദത്തിന്നു വംശങ്ങൾ മ
൪ ണ്ടുന്നു, നീ ഉയൎന്നാൽ ജാതികൾ ചിതറിപ്പോകുന്നു. നിങ്ങടെ കൊള്ള
യോ തുള്ളൻ കൂട്ടുമ്പോലേ കൂട്ടപ്പെട്ടും, വെട്ടുക്കിളിയുടെ കൊതി പോലേ
അതിലേ കൊതിച്ചു ചെല്ലും.
൫ യഹോവ ഉന്നതത്തിൽ വസിക്കുന്നവനാകയാൽ ഉയൎന്നവൻ തന്നേ,
൬ ന്യായവും നീതിയും ചിയ്യോനിൽ നിറെക്കുന്നു. പിന്നേ നിന്റെ കാല
ങ്ങളിലേ സ്വൈരമായതു രക്ഷകൾ ജ്ഞാനം അറിവ് ഇവറ്റിൻ നിധി
൭ തന്നേ ആകും, യഹോവാഭയം (യഹൂദെക്കു) നിക്ഷേപം തന്നേ.— ഇതാ
അവരുടെ ദേവവീരന്മാർ വെളിയേ നിലവിളിക്കുന്നു, സന്ധിദൂതന്മാർ
൮ കൈപ്പോടേ കരയുന്നു. നിരത്തുകൾ ശൂന്യമായി, വഴിപോക്കൻ ഒഴി
ഞ്ഞു; (സൻഹെരിബ്) നിയമത്തെ മാററി പട്ടണങ്ങളെ നിരസിച്ചു മൎത്ത്യ
൯ നെ ഓരാതേ പോയിപോൽ. ദേശം ഖേദിച്ചു വാടുന്നു, ലിബനോൻ
അമ്പരന്നു മാഴ്കുന്നു, ശാരോൻ പാഴ്നിലം പോലേ ആയി, ബാശാനും ക

൧൦ മ്മേലും (ഇലകളെ കൊഴിക്കുന്നു.— "ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുനീല്ക്കും,
൧൧ ഇപ്പോൾ ഉയരും, ഇപ്പോൾ ഞെളിയും" എന്നു യഹോവ പറയുന്നു.
നിങ്ങൾ ഉണക്കൻപുല്ലു ഗൎഭം ധരിച്ചു താളടി പെറും, നിങ്ങളെ തിന്നു
൧൨ വാനുള്ള തീയത്രേ നിങ്ങളുടെ നിശ്വാസം. വംശങ്ങൾ ചുട്ടു കുമ്മായമാ
യും കൊത്തിയ മുള്ളായി തീയിൽ വെന്തും പോകും.
൧൩ ദൂരസ്ഥന്മാരേ ഞാൻ ചെയ്തതു കേൾപ്പിൻ, സമീപസ്ഥരേ എന്റെ
൧൪ വീൎയ്യത്തെ അറിഞ്ഞുകൊൾവിൻ! ചിയ്യോനിൽ പാപികൾ പേടിച്ചു,
ബാഹ്യന്മാൎക്കു നടുക്കം പിടിച്ചിട്ടു: "തിന്നുന്ന അഗ്നിയോട് ആരുപോൽ
വസിക്കും, നിത്യകനലിനോട് ആരുപോൽ പാൎക്കും?" (എന്നു പറയുന്നു).
൧൫ നീതികളിൽ നടന്നു നേരുകൾ ഉരിയാടി, ഞെരുക്കങ്ങളാൽ നേട്ടുന്നതി
നെ വെറുത്തു, കൈക്കൂലി വാങ്ങാതേ കൈ കുടഞ്ഞു, രക്തക്കുററം കേ
ൾക്കായ്വാൻ ചെവിയെ പൊത്തി, തിന്മ കാണായ്വാൻ കണ്ണുകളെ മറെച്ചു
൧൬ കൊള്ളുന്നവൻ. ആയവൻ ഉന്നതങ്ങളിൽ തന്നേ കുടിയിരിക്കും; പാറ
ക്കോട്ടകൾ അവന്റെ ഉയൎന്നിലം, അവന്റെ അപ്പം കൊടുക്കപ്പെടുന്നു,
൧൭ അവന്റെ വെള്ളം നിശ്ചയം.— അല്ലയോ നിന്റെ കണ്ണുകൾ രാജാ
വിനെ അവന്റെ സൌന്ദൎയ്യത്തിൽ ദൎശിച്ചു ദൂരതകളുള്ള ദേശത്തെ കാ
൧൮ ണും. നിന്റെ ഹൃദയം ഭീഷണികാലത്തെ ഓൎത്തു: "എഴുത്തൻ എവി
ടേ? തൂക്കക്കാരൻ എവിടേ? ഗോപുരങ്ങളെ വരെച്ചവൻ എവിടേ?" എ
൧൯ ന്നു ധ്യാനിക്കും. കേളാതോളം ആഴമുള്ള ഭാഷയും തിരിയാതോളം മ്ലേ
൨൦ ച്ഛിച്ച നാവും ഉള്ള ആ ധാൎഷ്ട്യമുള്ള പരിഷയെ നീ കാണ്കയില്ല. നമ്മു
ടെ സങ്കേതനഗരമായ ചിയ്യോനെ നോക്കുക! നിന്റെ കണ്ണുകൾ യരുശ
ലേമിനെ നിൎഭയവാസം എന്നും കുററികൾ എപ്പോഴും പൊരിയാതേയും
൨൧ കയറുകൾ അറാതേയും നീക്കാത്തൊരു കൂടാരം എന്നും കാണും. അവി
ടേ യഹോവ എന്നൊരു ശ്രേഷ്ഠൻ നമുക്കുണ്ടു, ഇരുപുറവും നീളുന്ന പുഴ
നദികളുടെ സ്ഥലത്ത് അവൻ വിളങ്ങും, തണ്ടു വലിക്കുന്ന പടകും അ
൨൨ തിൽ ഓട്ടുകയും ഇല്ല, നിറന്ന കപ്പൽ കടക്കയും ഇല്ല. സാക്ഷാൽ നമ്മു
ടെ ന്യായാധിപതി യഹോവ, നമ്മുടെ സേനാനി യഹോവ, നമ്മുടെ
൨൩ രാജാവ് യഹോവ, ആയവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കും. (ഇന്നോ) നിന്റെ
ആലാത്തുകൾ അയഞ്ഞു ഞേന്നു പായ്മരത്തെ ഊന്നിക്കയില്ല പായി വിരി
ക്കയും ഇല്ല; അന്ന് ഏറിയ കൊള്ളയെ വിഭാഗിക്കും, മുടന്തരും കവൎച്ച
൨൪ കവൎന്നെടുക്കും. ഞാൻ രോഗി എന്ന് ഒരു കുടിയാനും പറക ഇല്ല, അ
തിൽ വസിക്കുന്ന ജനത്തിന്നു കുററപ്പൊറുതി ഉണ്ടു സത്യം.

VIII. എദോം തുടങ്ങിയ ശത്രുവംശങ്ങൾക്ക ശിക്ഷാജ്ഞയും ഇസ്രയേലിന്നു വീണ്ടെടുപ്പും. (അ. ൩൪. ൩൫.)

൩൪. അദ്ധ്യായം.

യഹോവ ശത്രുക്കളെ ശിക്ഷിക്കയിൽ (൫) പ്രത്യേകം എദോമെ ശപിച്ചു (യിറ. ൪൯, ൧൭) സദോമിൽ ചെയ്തു പോലേ പക വീട്ടി (൧൧) ഘോരശൂന്യത വരുത്തും (൧൬) എന്നതിന്നു നീക്കം ഇല്ല.

൧ അല്ലയോ ജാതികളേ കേൾപ്പാൻ അടുത്തു വരുവിൻ, കുലങ്ങളേ കുറി
ക്കൊൾവിൻ! ഭൂമിയും അതിൽ നിറയുന്നതും കേൾക്കുക ഊഴിയും അതിൽ
൨ ഉത്ഭവിച്ചതും തന്നേ! യഹോവെക്ക് ആകട്ടേ സൎവ്വജാതികളിലും ഈ
ൎഷ്യയും അവരുടെ സകലസൈന്യത്തിലും ഊഷ്മാവും ഉണ്ടു അവരെ പ്രാ
൩ വി അറുപ്പാൻ ഏല്പിച്ചുകളഞ്ഞു. അവരിൽ പട്ടവർ എറിഞ്ഞു കിടക്കു
ന്നു, ശവങ്ങളുടെ നാററം കിളരുന്നു, രക്തത്താൽ മലകളും വാൎന്നുപോകു
൪ ന്നു. സ്വൎഗ്ഗസൈന്യം ഒക്കയും ഉരുകി വാനങ്ങൾ പുസ്തകം പോലേ ചു
രുണ്ടുപോകുന്നു, വള്ളിയുടെ ഇല വാടുമ്പോലേ അത്തിയിൽനിന്ന് ഉണ
ങ്ങിയതു (കൊഴിയും) പോലേ അവററിൻ സൈന്യം എല്ലാം വാടിപ്പോ
൫ കുന്നു.— എങ്ങനേ എന്നാൽ എന്റെ വാൾ സ്വൎഗ്ഗത്തിൽ മദിച്ചു ഇതാ
എദോമിന്മേൽ ഇറങ്ങി, ഞാൻ പ്രാകിയ ജനത്തിന്മേൽ ന്യായവിധിക്കാ
൬ യി വരുന്നു. യഹോവെക്കു വാളുള്ളതു രക്തം പൂണ്ടു നെയി പിരണ്ടതു
കുഞ്ഞാടു മുട്ടാടുകളുടെ രക്തത്താലും കോലാടുകളുടെ ഉൾപ്പൂമജ്ജയാലും ത
ന്നേ. യഹോവെക്കാകട്ടേ ബൊജ്രയിൽ ബലിയും എദോംദേശത്തിൽ വ
൭ ങ്കുലയും ഉണ്ടു. അവരോടു കൂടേ എരുമകളും കൂററങ്ങളുമായി കാളക്കി
ടാക്കളും കിഴിയും, അവരുടെ ദേശം രക്തം കുടിച്ചു മദിക്കയും അവരെ
൮ പൂഴിനെയി കൊണ്ടു കൊഴുക്കയും ചെയ്യും.— കാരണം യഹോവെക്ക്
ഇതു പ്രതിക്രിയാദിവസവും ചിയ്യോന്റെ വ്യവഹാരത്തിന്നു യോഗ്യം വീ
൯ ട്ടുന്ന ആണ്ടും ആകുന്നു. അതിലേ തോടുകൾ കീലും മണ്ണു ഗന്ധകവും
൧൦ ആയി തിരിയും, ആ ദേശം കത്തുന്ന കീലായി പോകും. ഇരവും പക
ലും കെടാതു, എന്നേക്കും അതിന്റെ പുക കിളരുന്നു, തലമുറതലമുറക
ളോളം അതു പാഴായി കിടക്കും, എന്നും എന്നെന്നേക്കും അതിൽ കടപ്പാ
റില്ല.

൧൧ ഞാരയും മുള്ളനും അതിനെ അടക്കും, കൊക്കും കാക്കയും അതിൽ കു
ടിയേറും, അവൻ പാഴിൻെറ ചരടും ശൂന്യത്തിൻെറ തൂക്കക്കട്ടയും അ
൧൨ തിന്മേൽ നീട്ടിപ്പിടിക്കും. അതിൻെറ സ്വതന്ത്രരിൽ രാജത്വത്തിന്നാ
യി വിളിക്കപ്പെടാകുന്നവൻ ഇല്ല, അതിലേ സകലപ്രഭുക്കളും ഇല്ലാതേ
൧൩ ആം. അതിലേ അരമനകളിൽ ചൂണ്ടയും കോട്ടകളിൽ ഊങ്ങയും മുള്ളും
കെട്ടി മൂടും, കുറുക്കന്മാരുടെ പാപ്പും തീവിഴുങ്ങികളുടെ ഇല്ലവും ആകും.
൧൪ മരുജന്തുക്കൾ ഓരികളോട് ഇടപ്പെട്ടുകയും ക്രൂളി ക്രൂളിയോടു വിളിക്കയും
രാത്രിഞ്ചരി അവിടേ മാത്രം സുഖിച്ചു സ്വൈരം കാണുകയും ചെയ്യും.
൧൫ എഴുത്താണിമൂഖൻ അവിടേ കൂട് ഉണ്ടാക്കി ഉല്പാദിച്ചു അതിൻ നിഴലിൽ
മുട്ടയിട്ടു പൊരുന്നുന്നു, അവിടേ മാത്രം പരുന്തുകൾ ഒന്നോട് ഒന്നു ചേ
൧൬ രും.— യഹോവാപുസ്തകത്തിൽ ആരാഞ്ഞു വായിപ്പിൻ! ഇവററിൽ
ഒന്നും കുറകയില്ല, അതതിൻെറ ഇണ ഒന്നിന്നും മുട്ടുക ഇല്ല. അവൻെറ
വായല്ലോ കല്പിച്ചു അവൻെറ ആത്മാവ് തന്നേ അവററെ ഒരുമിപ്പിക്കും.
൧൭ അവൻ അവററിന്നു ചീട്ടിട്ടു തൃക്കൈ നൂൽകൊണ്ടു (നാട്ടു) അവററിന്നു
പകുതി ചെയ്തു, അവ എന്നേക്കും അതിനെ അടക്കി തലമുറതലമുറയോ
ളം അതിൽ കുടി ഇരിക്കയും ചെയ്യും.

൩൫. അദ്ധ്യായം.

ഇസ്രയേൽ പുതുതായി തഴെച്ചു (൩) ആശ്വസിച്ചു (൫) യഹോവാരക്ഷ
യിൽ ആനന്ദിച്ചു (൮) സ്വദേശത്തിൽ തിരികേ ചേരും.

൧ മരുവും വറണ്ട നിലവും മകിഴുന്നു കാട് ആനന്ദിച്ചു മേത്തോന്നി കണ
൨ ക്കേ പൊടിക്കും. അതു പൊടിച്ചു മലൎന്നും മുദാ ആൎത്തുംകൊണ്ട് ആന
ന്ദിക്കും. ലിബനോൻെറ തേജസ്സും കൎമ്മേൽ ശാരോൻെറ പ്രഭയും അതി
ന്നു കൊടുക്കപ്പെട്ടും, അവർ യഹോവയുടെ തേജസ്സിനെ നമ്മുടെ ദൈവ
൩ ത്തിൻെറ പ്രഭയെ തന്നേ കാണും.— കുഴഞ്ഞ കൈകളെ ബലപ്പെടു
൪ ത്തി, ഇടറുന്ന മുഴങ്കാലുകളെ ഉറപ്പിപ്പിൻ! ഉഴറുന്ന ഹൃദയങ്ങളോടു: ശ
ക്തിപ്പെടുവിൻ! ഭയപ്പെടേണ്ടാ! നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഇതാ പകവീഴ്ച്ചെ
ക്കു വരുന്നു, ദൈവത്തിൻെറ പ്രതികാരത്തിന്നായി തന്നേ; അവൻ വ
ന്നു നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും എന്നു പറവിൻ!
൫ അന്നു കുരുടന്മാരുടെ കണ്ണുകൾ മിഴിക്കയും ചെവിടരുടെ ചെവികൾ
൬ തുറക്കയും ചെയ്യും. അന്നു മുടന്തൻ മാൻ പോലേ കുതിച്ചും ഊമൻെറ

നാവ് ആൎത്തും പോകും. കാരണം മരുവിൽ വെള്ളങ്ങളും പാഴ്നിലത്തിൽ
൭ തോടുകളും ഉറന്നു വരും. കാനൽജലം പൊയ്കയും തൃഷ്ണാഭൂമി നീരുറവു
കളും ആകും, കുറുനരികൾ പതുങ്ങിയ പാൎപ്പിൽ പുല്ലു ഞാങ്ങണയും ഓട
൮ യും ആയ്വരും.— അവിടേ നിരത്തും മാൎഗ്ഗവും ഉണ്ടാകും, വിശുദ്ധവ
ഴി എന്ന് അതിന്നു വിളിക്കും, അശുദ്ധൻ അതിൽ കടക്ക ഇല്ല, അത് അ
൯ വൎക്കേ ഉള്ളു, വഴിക്കു ചെന്നാൽ മൂഢരും തെററാ. സിംഹവും അങ്ങ്
ഇല്ല ഘോരമൃഗം ഒന്നും അതിൽ കയറുകയും ഇല്ല, (ആ വക) അവിടേ
൧൦ കാണ്മാൻ ഇല്ല, വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ നടക്കേ ഉള്ളു. യഹോവ വിടുവി
ച്ചവർ മടങ്ങി വന്ന് ആൎത്തുംകൊണ്ടു ചിയ്യോനിൽ പൂകും, നിത്യസന്തോ
ഷം അവരുടെ തലമേൽ ഉണ്ടു; ആനന്ദവും മോദവും എത്തീട്ടു ഖേദവും
ഞരക്കവും മണ്ടിപ്പോകുന്നു.

IX. ഹിസ്കീയാരാജാവിന്റെ ചില വൃത്താന്തങ്ങൾ. (അ. ൩൬ - ൩൯.)

൩൬. അദ്ധ്യായം.

സൻഹെരിബ് യഹൂദയെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ (൪) രബ്ശക്കെ രാജദൂതരോടും (൧൩) യഹൂദജനത്തോടും ഗൎവ്വിച്ചു ചൊല്ലിയതു (൨ രാജ. ൧൮, ൧൩; ൨ നാൾ. ൩൨.)

൧ ഹിസ്കീയാരാജാവിന്റെ പതിന്നാലാം ആണ്ടിൽ ഉണ്ടായിതു: അശ്ശൂർ
രാജാവായ സൻഹെരിബ് യഹൂദയിലേ സകല ഉറെത്ത നഗരങ്ങൾക്കും
൨ നേരേ കരേറി വന്നു അവ പിടിച്ചാറേ, അശ്ശൂർരാജാവ് രബ്ശക്കെ
(എന്ന സേനാപതിയെ) ഹിസ്കീയാരാജാവെ കാണ്മാൻ ലാകീശിൽനിന്നു
യരുശലേമിലേക്കു പെരുത്ത സൈന്യവുമായി അയച്ചു. അവനും മേല്കു
ളത്തിന്റെ തോട്ടിന്നരികേ വെളുത്തേടത്തേ നിരത്തിന്മേൽ നിന്നുകൊ
൩ ണ്ടപ്പോൾ, ഹില്ക്കീയാപുത്രനായ എല്യാക്കീം എന്ന കോയിലധികാരിയും
ശെബ്ന എന്ന എഴുത്തനും ആസാഫ്പുത്രനായ യോവഃ എന്ന ചരിത്ര
൪ ക്കാരനും അവന്റെ അടുക്കൽ പുറപ്പെട്ടു ചെന്നു.— ആയവരോടു ര
ബ്ശക്കെ ചൊല്ലിയതു: ഹിസ്കീയാവിനോടു നിങ്ങൾ പറയേണ്ടുന്നിതു: അ
ശ്ശൂർരാജാവായ മഹാരാജാവ് ഇപ്രകാരം കല്പിക്കുന്നു: നീ തേറുന്ന ഈ
൫ ആശ്രയം എന്തുപോൽ? പടെക്കു മന്ത്രണവും വീൎയ്യവും എന്നല്ലതു (നി
ന്നോട്) അധരവാക്കു മാത്രം എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ആരെ

൬ തേറിക്കൊണ്ട് എന്നോടു മറുത്തതു? അതാ മിസ്ര എന്ന ആ ഒടിഞ്ഞ ഓ
ടക്കോലിൽ നീ ആശ്രയിക്കുന്നു, അതിന്മേൽ ആർ ചാരിയാലും അത് ഉ
ള്ളങ്കയ്യിൽ ചെന്നു തുളെക്കും; മിസ്രരാജാവായ ഫറൊ സകല ആശ്രിത
൭ ന്മാൎക്കും അപ്രകാരം തന്നേ. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയിൽ ഞ
ങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നു നീ എന്നോടു പറകിലോ, അവന്റെ കുന്നുകാ
വുകളെയും ബലിപീഠങ്ങളെയും ഹിസ്കീയാ നീക്കീട്ടല്ലോ യഹൂദയോടും
യരുശലേമിനോടും “ഈ ബലിപീഠത്തിന്നു മുമ്പാകേ നമസ്കരിക്കേണം”
൮ എന്നു പറഞ്ഞതു? ഇപ്പോൾ എന്റെ സ്വാമിയായ അശ്ശൂർരാജാവിനോ
ട് ഒരു വാതു വെച്ചാലും! ഞാൻ ഈരായിരം കുതിരകളെ തരട്ടേ അവററി
ന്മേൽ കയറുവാൻ തക്കവരെ എത്തിപ്പാൻ നീ മതിയായാൽ അത്രേ.
൯ പിന്നേ എന്റെ സ്വാമിയുടെ അതിചെറിയ ദാസരിൽ ഉള്ള ഒരു നാടു
വാഴിയോട് എങ്കിലും നീ എതിൎപ്പത് എങ്ങനേ? പക്ഷേ രഥവും അശ്വ
൧൦ വും ചൊല്ലി നീ മിസ്രയിൽ തേറുന്നു. ഞാനോ യഹോവ കൂടാതേകണ്ടോ
ഈ ദേശത്തെ കെടുപ്പാൻ അതിനെക്കൊള്ളേ വന്നതു? ഈ ദേശത്തെ
ക്കൊള്ളേ ചെന്നു അതിനെ കെടുത്തുകളക എന്നു യഹോവ എന്നോടു
പറഞ്ഞു.

൧൧ എന്നാറേ എല്യാക്കീം ശെബ്ന യോവഃ ഇവർ രബ്ശക്കെയോടു പറഞ്ഞു:
അടിയങ്ങളോടു അറാമി സംസാരിക്കേ വേണ്ടു, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം;
മതിലിന്മേൽ ഉള്ള ജനത്തിന്റെ ചെവികൾ കേൾക്കേ ഞങ്ങളോടു യഹൂ
൧൨ ദീവാക്ക് അരുതു. എന്നതിന്നു രബ്ശക്കെ പറഞ്ഞു: നിന്റെ യജമാന
നോടും നിന്നോടും ഈ വാക്കുകളെ ഉരെപ്പാനോ എന്റെ സ്വാമി എന്നെ
അയച്ചതു? നിങ്ങളോടു കൂടേ സ്വകാഷ്ഠം തിന്മാനും സ്വന്തമൂത്രം കുടി
പ്പാനും മതിലിന്മേൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ പുരുഷന്മാർ നിമിത്തമല്ലയോ?—
൧൩ എന്നിട്ടു രബ്ശക്കെ നിന്നുംകൊണ്ടു യഹൂദിയായിട്ട് ഉറക്കേ വിളിച്ചിതു:
അല്ലയോ മഹാരാജാവായ അശ്ശൂർരാജാവിന്റെ വചനങ്ങളെ കേൾപ്പിൻ.
൧൪ രാജാവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഹിസ്കീയാ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കരുതു, നി
൧൫ ങ്ങളെ ഉദ്ധരിപ്പാൻ അശക്തനല്ലോ. പിന്നേ “യഹോവ നമ്മെ ഉദ്ധ
രിക്കും നിശ്ചയം ഈ നഗരം അശ്ശൂർരാജാവിന്റെ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കപ്പെ
ടുക ഇല്ല” എന്നു ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു ഹിസ്കീയാ നിങ്ങളെ യഹോവയിൽ ആ
൧൬ ശ്രയിപ്പിക്കയും അരുതു. ഹിസ്കീയാവിനെ കേട്ടുപോകായ്പിൻ! അശ്ശൂർ
രാജാവാകട്ടേ പറയുന്നിതു: എന്നോടു സന്ധിച്ചുകൊണ്ടു പുറത്തു വരുവിൻ!
എന്നാൽ താന്താന്റെ വള്ളിയും തന്റെ അത്തിയും അനുഭവിച്ചും തന്റെ

൧൭ കിണററിലേ വെള്ളം കുടിച്ചും കൊള്ളാം, ഞാൻ വന്നു നിങ്ങളെ ഒരു
ദേശത്തേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുംവരേ; അതോ നിങ്ങളേ ദേശം പോ
ലേ ധാന്യവും രസവും ഉള്ള നാടും അപ്പവും വള്ളിപ്പറമ്പുകളും ഉള്ള നാ
൧൮ ടുമായതു. യഹോവ നമ്മെ ഉദ്ധരിക്കും എന്നു ചൊല്ലി ഹിസ്കീയാ നിങ്ങ
ളെ തെററിക്കായ്ക! അശ്ശൂർരാജാവിൻ കയ്യിൽനിന്നു ജാതികളുടെ ദേവ
൧൯ ന്മാർ താന്താന്റെ രാജ്യത്തെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഹമാത്ത് അൎപ്പാദ് എ
ന്നവററിന്റെ ദേവകൾ എവിടേ? സഫൎവ്വയിം ദേവകൾ എവിടേ?
൨൦ അവർ ശമൎയ്യയെ എൻ കയ്യിൽനിന്ന് ഉദ്ധരിച്ച പിന്നേയോ? ഈ രാ
ജ്യങ്ങളുടെ സൎവ്വദേവന്മാരിൽവെച്ചും സ്വദേശത്തെ എൻ കയ്യിൽനിന്ന്
ഏവൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടു യഹോവ യരുശലേമിനെ എൻ കയ്യിൽനിന്ന് ഉദ്ധ
൨൧ രിച്ച കൂടും?— എന്നതിന്ന് (മൂവർ) ഓർ ഉത്തരവും ചൊല്ലാതേ മൌന
മായിരുന്നു, "അവനോട് ഉത്തരം പറയരുത്" എന്നു രാജാവിന്റെ ക
൨൨ ല്പനയും ഉണ്ടു. പിന്നേ ഹിസ്കീയാപുത്രനായ എല്യാക്കീം എന്ന കോയി
ലധികാരിയും ശെബ്ന എന്ന എഴുത്തനും ആസാഫ്പുത്രനായ യോവഃ
എന്ന ചരിത്രക്കാരനും കീറിയ വസ്ത്രങ്ങളോടേ ഹിസ്കീയാവിന്നടുക്കേ
പ്രവേശിച്ചു രബ്ശക്കെയുടെ വചനങ്ങളെ അറിയിക്കയും ചെയ്തു.

൩൭. അദ്ധ്യായം.

രാജാവ് ദുഃഖിച്ചു (൬) ആശ്വസിച്ച ശേഷം (൯) അശ്ശൂൎയ്യന്റെ പത്രിക വാങ്ങി വലഞ്ഞു പ്രാൎത്ഥിച്ചു (൨൧) ദിവ്യവാഗ്ദത്തം കേട്ടതു. (൩൬) അതിശയമായ ശത്രുസംഹാരം.

൧ (ആ)യതു ഹിസ്കീയാരാജാവ് കേട്ടപ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങളെ കീറി രട്ടുടുത്തു
൨ യഹോവാലയത്തിൽ ചെന്നു; കോയിലധികാരിയായ എല്യാക്കീം എഴു
ത്തനായ ശെബ്ന ഇവരെ പുരോഹിതമൂപ്പന്മാരുമായി രട്ടു പുതപ്പിച്ചു ആ
൩ മോച്പുത്രനായ യശയ്യാവ് എന്ന പ്രവാചകനടുക്കേ അയച്ചു. ആ
യവനോട് അവർ പറഞ്ഞു: ഹിസ്കീയാ ചൊല്ലുന്നിതു: ഇന്നു ഞെരുക്ക
വും ശാസനയും ധിക്കാരവും അകപ്പെട്ട നാൾ, പിള്ളകൾ ഗൎഭദ്വാര
൪ ത്തിൽ എത്തീട്ടും പെറുവാൻ ശക്തി ഇല്ല. ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ദുഷി
പ്പാൻ അശ്ശൂർരാജാവ് അയച്ചിട്ടു വന്ന രബ്ശക്കെയുടെ വചനങ്ങളെ പ
ക്ഷേ നിൻ ദൈവമായ യഹോവ കേൾക്കും, കേട്ട വാക്കുകൾ നിമിത്തം
നിൻ ദൈവമായ യഹോവ ശിക്ഷിക്കയും ചെയ്യും; എന്നിട്ട് ഈ കാണാ
൫ കുന്ന ശേഷിപ്പിന്നു വേണ്ടി പ്രാൎത്ഥന തുടരേണമേ.— ഹിസ്കീയാരാജാ

൫ വിന്റെ ഭൃത്യന്മാർ യശയ്യാവിൻ അടുക്കേ പ്രവേശിച്ചാറേ, നിങ്ങളുടെ
യജമാനനോട് ഇപ്രകാരം പറവിൻ: യഹോവ ചൊല്ലുന്നിതു: അശ്ശൂർ
രാജാവിന്റെ ബാല്യക്കാർ എന്നെ ശകാരിച്ച വാക്കുകളെ നീ കേട്ടതിന്നു
൭ ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇതാ ഞാൻ ഓർ ആത്മാവിനെ അവനിൽ ആക്കും,
അവനും ഒരു കേൾവിയെ കേട്ടു സ്വദേശത്തേക്കു മടങ്ങും, ആ ദേശത്തു
വെച്ച് അവനെ ഞാൻ വാൾകൊണ്ടു വീഴിക്കും എന്നു യശയ്യാവ് അവ
രോടു പറഞ്ഞു.
൮ രബ്ശക്കെയോ തിരിച്ചു ചെന്നു അശ്ശൂർരാജാവ് ലാകീശിനെ വിട്ടു യാ
ത്രയായ പ്രകാരം കേട്ടു, രാജാവ് ലിബ്നയെക്കൊള്ളേ പോരാടുന്നതിൽ
൯ എത്തി. അപ്പോൾ കൂശ്രാജാവായ തിർഹാക്ക നിന്നോടു പടകൂടുവാൻ
പുറപ്പെട്ടു എന്ന് ഒരു ശ്രുതി ഉണ്ടായതു അവൻ കേട്ടു ഹിസ്കീയാവിന്നു
൧൦ ദൂതരെ അയച്ചു ചൊല്ലി വിട്ടിതു: നിങ്ങൾ യഹൂദരാജാവായ ഹിസ്കീ
യാവോടു പറയേണ്ടതിപ്രകാരം: യരുശലേം അശ്ശൂർരാജാവിൻ കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്മാൻ നീ തേറുന്ന നിന്റെ ദൈവം നിന്നെ വ
൧൧ ഞ്ചിക്കരുതു. അശ്ശൂർരാജാക്കന്മാർ സകലദേശങ്ങളെയും പ്രാകിക്കൊ
ണ്ടു ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാ നീ കേട്ടുവല്ലോ. പിന്നേ നീ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടു
൧൨ മോ? എന്റെ അപ്പന്മാർ കെടുത്തുകളഞ്ഞ ഗോജാൻ ഹറാൻ രെചഫ്
തെലസ്സാരിലുള്ള എദെന്മക്കൾ മുതലായ ജാതികളെ സ്വദേവന്മാർ ഉദ്ധരി
൧൩ ച്ചുവോ? ഹമാത്ത് രാജാവും അർപ്പാദ് രാജാവും സഫർവ്വയിംനഗരത്തിന്നും
൧൪ ഹേന ഇവ്വ എന്നവററിന്നും രാജാവായവനും എവിടേ?— ഈ പത്രി
ക ഹിസ്കീയാ ദൂതന്മാരുടെ കയ്യിൽനിന്നു മേടിച്ചു വായിച്ചാറേ യഹോവാ
ലയത്തിൽ കരേറിച്ചെന്നു യഹോവാമുമ്പിൽ അതിനെ വിടർത്തിവെച്ചു.
൧൫. ൧൬ യഹോവയോടു ഹിസ്കീയാ പ്രാർത്ഥിച്ചിതു: ഇസ്രയേൽദൈവമായി ക
രൂബുകളിന്മേൽ വസിക്കുന്ന സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവേ! സർവ്വഭൂരാജ്യ
ങ്ങൾക്കും നീ മാത്രം ദൈവമാകുന്നു, സ്വർഗ്ഗത്തെയും ഭൂമിയെയും നീയേ
൧൭ ഉണ്ടാക്കി. യഹോവേ തിരുചെവി ചാച്ചു കേൾക്കുക, യഹോവേ തൃക്ക
ൺ മിഴിച്ചു കാണ്ക! ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ദൂഷിപ്പാൻ സൻഹേരിബ്
൧൮ ചൊല്ലിവിട്ട വാക്കുകളെ കേൾക്കേണമേ! യഹോവേ അശ്ശൂർരാജാക്ക
൧൯ ന്മാർ സകലദേശങ്ങളെയും സ്വദേശത്തെയും പാഴാക്കി, അവരുടെ
ദേവകളെ തീയിൽ ഇട്ടുകളഞ്ഞു സത്യം; അവ ദേവകൾ അല്ലല്ലോ മനു
ഷ്യക്കൈകളുടെ വേലയും കല്ലുമരങ്ങളും ആകയാൽ അവററെ നശിപ്പിച്ചു.
൨൦ ഇപ്പോഴോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവേ, നീ മാത്രം യഹോവ എ

ന്നു സകലഭൂരാജ്യങ്ങളും അറിയേണ്ടതിന്നു അവന്റെ കയ്യിൽനിന്നു ഞ
ങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണമേ!
൨൧ എന്നാറെ ആമോച് പുത്രനായ യശയ്യാ ഹിസ്കീയാവിന്നു പറഞ്ഞയച്ച
ത് എന്തെന്നാൽ: ഇസ്രയേൽദൈവമായ യഹോവ ചൊല്ലുന്നിതു: അ
ശ്ശൂർരാജാവായ സൻഹെരിബെ പററി നീ എന്നോടു പ്രാൎത്ഥിച്ചതിന്നു
൨൨ യഹോവ അവന്മേൽ ഉരെച്ച വചനം ആവിതു: ചിയ്യോൻപുത്രിയായ
കന്യ നിന്നെ ധിക്കരിക്കുന്നു നിന്നെ പരിഹസിക്കുന്നു, യരുശലേംപുത്രി
൨൩ നിന്റെ പിറകേ തല കുലുക്കുന്നു. നീ ആരെ ദുഷിച്ചു ശകാരിച്ചു, ആ
ൎക്കു നേരേ ശബ്ദം ഉയൎത്തി കണ്ണുകളെ ഉച്ചത്തിൽ ആക്കി? ഇസ്രയേലി
൨൪ ലേ വിശുദ്ധന്നു നേരേ. നിന്റെ ദാസന്മാർമുഖാന്തരം നീ കൎത്താവി
നെ ദുഷിച്ചു ചൊല്ലിയതു: എന്റെ തേർബലത്തോടേ ഞാൻ മലയുച്ച
യിൽ ലിബനോന്റെ അററംവരേ കരേറി, ദേവതാരങ്ങളിൽ പൊക്കവും
കീൽമരങ്ങളിൽ സാരവും ഏറിയതിനെ വെട്ടിക്കൊണ്ടു, അതിൻ ഉദ്യാന
൨൫ വനത്തുടേ ശിഖരമുകളിൽ കടന്നു. ഞാനേ തോണ്ടി വെള്ളം കുടിച്ചു
എന്റെ ഉള്ളങ്കാൽ വെക്കയാൽ മിസ്രനദികളെ ഒക്കേയും വററിക്കും.—
൨൬ എങ്കിലും ഞാൻ ഇതു ദൂരത്തുനിന്നു ഉണ്ടാക്കി പണ്ടേനാളുകൾമുതൽ നി
ൎമ്മിച്ചപ്രകാരം നീ കേട്ടിട്ടില്ലയോ? ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ വരുത്തി
൨൭ കോട്ടനഗരങ്ങളെ ഇടിക്കുന്നുകളാക്കി തകൎപ്പാൻ നിന്നെ ആക്കി; അവ
രുടെ കുടിയാന്മാർ കൈപോരാഞ്ഞു അഴിനില പൂണ്ടു നാണിച്ചു വയലി
ലേ സസ്യവും പച്ചിലയും പുരമേലേ പുല്ലും വിളയുമ്മുമ്പേ കരിഞ്ഞുള്ള
൨൮ നെല്ലും ആയ്പ്പോയി. നിന്റെ ഇരിപ്പും പുറപ്പാടും വരുത്തും എന്നോ
൨൯ ടു നീ തിമിൎക്കുന്നതും ഞാൻ അറിഞ്ഞു. നീ എന്നോടു തിമിൎക്കുന്നതും നി
ന്റെ നിൎഭയവമ്പ് എൻ ചെവികളിൽ കരേറിയതും നിമിത്തം, നിന്റെ
മൂക്കിൽ എന്റെ കൊളുത്തും നിൻ അധരങ്ങളിൽ എൻ കടിഞ്ഞാണും ഇ
൩൦ ട്ടു നീ വന്ന വഴിയിൽ നിന്നെ ഞാൻ തിരിപ്പിക്കും.— എന്നതിന്നു നി
ണക്ക് ഇതത്രേ അടയാളം ആക: ഈ ആണ്ടിൽ പടുവിത്തു വിളയുന്ന
തും രണ്ടാം ആണ്ടിൽ വെറുതേ മുളെക്കുന്നതും ഉപജീവിച്ച ശേഷം, മൂ
ന്നാം ആണ്ടിൽ നിങ്ങൾ വിതെച്ചു കൊയ്യു വള്ളിപ്പറമ്പുകൾ നട്ടു അവ
൩൧ ററിൻ ഫലം തിന്നുകയും ചെയ്യും. യഹൂദാഗൃഹത്തിൽ വിടുവിക്കപ്പെട്ട
൩൨ ശേഷിപ്പ് ഇനി താഴേ വേരൂന്നി മീത്തലേ കായ്ക്കും. കാരണം യരു
ശലേമിൽനിന്നു ശേഷിപ്പും ചിയ്യോൻമലയിൽനിന്നു വിടുവിക്കപ്പെട്ടതും
പുറപ്പെടും; സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയുടെ എരിവ് അതിനെ നട

൩൩ ത്തും.— അതുകൊണ്ടു യഹോവ അശ്ശൂർരാജാവെ കുറിച്ചു ചൊല്ലുന്നി
തു: അവൻ ഈ നഗരത്തിൽ വരിക ഇല്ല, അതിൽ അമ്പ് എയ്കയും ഇ
ല്ല പലിശയോട് അതിലേക്കു മുതിരുകയും ഇല്ല, അതിന്റെ നേരേ മേട്ടു
൩൪ കുന്നിക്കയും ഇല്ല. അവൻ വന്ന വഴിക്കു മടങ്ങിപ്പോകും, ഈ നഗര
൩൫ ത്തിൽ വരികയും ഇല്ല എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. എൻ നിമി
ത്തവും എൻ ദാസനായ ദാവിദ് നിമിത്തവും ഞാൻ ഈ പട്ടണത്തെ ആ
ച്ഛാദിച്ചു രക്ഷിക്കും.
൩൬ എന്നാറേ യഹോവയുടെ ദൂതൻ പുറപ്പെട്ടു അശ്ശൂർപാളയത്തിൽ നൂ
ററ് എണ്പത്തയ്യായിരം പേരെ വധിച്ചു, രാവിലേ എഴുനീററപ്പോൾ
൩൭ ഇതാ എല്ലാം മരിച്ച ശവങ്ങൾ. അപ്പോൾ അശ്ശൂർരാജാവായ സൻഹെ
൩൮ രിബ് യാത്രയായി മടങ്ങിപ്പോയി നീനവയിൽ വസിച്ചു. സ്വദേവനാ
യ നിസ്രോകിന്റെ ആലയത്തിൽ തൊഴുമ്പോൾ അദ്രമെലക് സരെചർ
എന്നവന്റെ പുത്രന്മാർ വാൾകൊണ്ട് അവനെ വെട്ടിക്കൊന്നു അരരാ
ത്ത് നാട്ടിലേക്കു വഴുതിപ്പോയി, അവന്റെ മകനായ ഏസർഹദ്ദോൻ
അവന്നു പകരം വാഴുകയും ചെയ്തു.

൩൮. അദ്ധ്യായം.

ഹിസ്കീയാവിന്നു വ്യാധിയിൽ ആയുസ്സ് നീണ്ടുകിട്ടിയതും
(൯) അവന്റെ സ്തോത്രവും.

൧ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഹിസ്കീയാവിന്നു മരിക്കത്തക്ക വ്യാധി ഉണ്ടായാറേ
ആമോചിൻപുത്രനായ യശയ്യാവ് എന്ന പ്രവാചകൻ അവന്റെ സമീ
പത്തു വന്നു പറഞ്ഞിതു: നീ ഉയിരാതേ മരിപ്പതാകയാൽ നിന്റെ ഗൃഹ
൨ ത്തിന്നു കല്പന കൊടുക്ക എന്നു യഹോവ പറയുന്നു. എന്നാറേ ഹിസ്കീ
൩ യാ ചുവരിന്നു നേരേ മുഖം തിരിച്ചു യഹോവയോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു: അല്ല
യോ യഹോവേ, നിന്നോടു ഞാൻ ഉണ്മയിലും നിശ്ശേഷഹൃദയത്തോടും
നടന്നു, നിണക്കു നന്ന് എന്നു തെളിയുന്നതിനെ ചെയ്തുകൊണ്ടപ്രകാരം
ഓൎക്കുകേ വേണ്ടു, എന്നു ചൊല്ലി വലിയ കരച്ചൽ കരകയും ചെയ്തു.—
൪. ൫ അപ്പോൾ യശയ്യാവിന്നു യഹോവാവചനം ഉണ്ടായിതു: നീ ചെന്നു ഹി
സ്കീയാവിനോടു പറക: നിൻ പിതാവായ ദാവിദിന്റെ ദൈവമായ യ
ഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ ഞാൻ കേട്ടു ക
ണ്ണുനീരും കണ്ടു, ഇതാ നിന്റെ വാഴുനാളോടു പതിനഞ്ചു വൎഷം കൂട്ടി

൬ വെക്കുന്നുണ്ടു. അശ്ശൂർരാജാവിന്റെ കയ്യിൽനിന്നു ഞാൻ നിന്നെയും
൭ ഈ നഗരത്തെയും ഉദ്ധരിച്ചു, ഈ നഗരം പാലിക്കയും ചെയ്യും. യഹോ
വ ചൊല്ലിത്തന്ന വചനത്തെ അനുഷ്ഠിക്കും എന്നുള്ളതിന്നു യഹോവയിൽ
൮ നിന്നു നിണക്ക് ഇത് അടയാളമാക. കണ്ടാലും ആഹാജിന്റെ നാഴി
കക്കാട്ടിയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയ പടികളിൽ ഞാൻ വെയിലിനെ കൊണ്ടു
നിഴലിനെ പത്തു പടി പിറകോട്ടു തിരിച്ചു പോരുവാറാക്കുന്നുണ്ടു. എ
ന്നതിൻവണ്ണം വെയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയ പടികളിൽ പത്തു പടി തിരിച്ചു
പോന്നു.

൯ യഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കീയാ രോഗിയായി വ്യാധിയിൽനിന്ന് ഉയി
൧൦ ർത്തപ്പോൾ എഴുതിയ (പാട്ട്) ആവിതു.— എന്റെ വാഴനാളിന്റെ സാ
വധാനത്തിൽ ഞാൻ പാതാളവാതിലുകളിലേക്കു പോകേണ്ടതു, എന്റെ
൧൧ ആണ്ടുകളുടെ ശേഷിപ്പു പിഴ പുക്കുപോയി എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. യാഹി
നെ ജീവികളുടെ ദേശത്തിൽ യാഹിനെ തന്നേ ഞാൻ കാണ്കയില്ല, നി
ർജ്ജീവവാസികളോടു ചേൎന്നിട്ടു മനുഷ്യനെ ഇനി നോക്കുക ഇല്ല എന്നു
൧൨ പറഞ്ഞു. എന്റെ കുടി ഇടയന്റെ കൂടാരം പോലേ അഴിഞ്ഞു എന്നെ
വിട്ടു നീങ്ങുന്നു. ചുരുട്ടി പാവിൽനിന്ന് അവൻ എന്നെ മുറിക്കകൊണ്ടു
ഞാൻ നെയ്ത്തുകാരനെ പോലേ എൻ ജീവനെ ചുരുട്ടി, ഇനി പകൽ തുട
൧൩ ങ്ങി രാത്രിയോളം ചെന്നാൽ നീ എന്നെ മുടിക്കും (എന്നുണ്ടു). പുലൎച്ചവരേ
ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു, സിംഹം പോലേ അവൻ എന്റെ അസ്ഥികളെ എ
ല്ലാം നുറുക്കി. ഇനി പകൽ തുടങ്ങി രാത്രിയോളം ചെന്നാൽ നീ എന്നെ
൧൪ മുടിക്കും (എന്നായി). മീവൽപക്ഷിക്കോ കൊക്കിനോ സമമായി ഞാൻ
ചിലെക്കയും പ്രാവ് പോലേ കുറുകയും, എന്റെ കണ്ണുകൾ മീത്തലേക്കു
വലകയും, യഹോവേ എനിക്കു പീഡയായി, നീ എനിക്ക് ഉത്തരവാദി
൧൫ യാക (എന്നു ചൊല്ലുകയും ആയി).— ഞാൻ എന്തു പറവു? താൻ എ
ന്നോടു പറഞ്ഞും താൻ ചെയ്തും ഇരിക്കുന്നു. ഈ പ്രാണസങ്കടം ഓൎത്തു
൧൬ ഞാൻ എന്റെ ആണ്ടുകൾ ഒക്കയും മെല്ലേ നടക്കും. ഹാ കൎത്താവേ ഈ
വക (വാക്കിനാൽ) ഉയിൎക്കാം. ആയതിനാൽ എൻ ആത്മാവിന്റെ ജീ
വൻ സൎവ്വത്തിന്നും വരുന്നു; നീ എന്നെ ആരോഗ്യം വരുത്തി ജീവിപ്പി
൧൭ ക്കും. കൈപ്പോ, ഇതാ എനിക്കു സമാധാനമായി കൂടി ആ കൈപ്പു.
എന്റെ സകലപാപങ്ങളെയും നീ നിന്റെ പുറത്തിൻ പിന്നിൽ കള
കകൊണ്ടു നീ വിനാശക്കുഴിയിൽനിന്നു സ്നേഹംകൊണ്ട് എന്നെ എടുത്തു.
൧൮ പാതാളം ആകട്ടേ നിന്നെ വാഴ്ത്തുകയോ മരണം സ്തുതിക്കയോ ഇല്ല,

ഗുഹെക്ക് ഇറങ്ങുന്നവർ നിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ പ്രത്യാശിക്കുന്നില്ല.
൧൯ ജീവിക്കുന്ന ജീവിയത്രേ നിന്നെ വാഴ്ത്തും, ഇന്നു ഞാൻ എന്ന പോലേ;
൨൦ അപ്പൻ മക്കൾക്കും നിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ അറിയിക്കും. എന്നെ ര
ക്ഷിപ്പാൻ യഹോവ (അണഞ്ഞു), നാമും ജീവനാൾ ഒക്കയും യഹോവാല
യത്തിൽ വീണാനാദങ്ങളെ മുഴങ്ങിപ്പൂതാക.
൨൧ വിശേഷിച്ചു യശയ്യാ രോഗശാന്തിക്കായി അത്തിപ്പഴക്കട്ട കൊണ്ടുവ
൨൨ ന്നു പരുവിന്മേൽ വേതുവെക്കേണം എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു.— ഹിസ്കി
യാവോ ഞാൻ യഹോവാലയത്തേക്കു കരേറും എന്നതിന്നു അടയാളം എ
ന്തു എന്നു ചോദിച്ചതു.

൩൯. അദ്ധ്യായം.

ബാബേൽദൂതന്മാൎക്കു നിക്ഷേപങ്ങളെ കാട്ടിയതു നിമിത്തം
രാജാവിന്നു ശിക്ഷാജ്ഞ.

൧ അക്കാലം ബലദാന്റെ മകനായ മരൊദക്ബലദാൻ എന്ന ബാബേൽ
രാജാവു ഹിസ്കീയാ വ്യാധിപ്പെട്ടു ഗുണമായപ്രകാരം കേട്ടു അവനു പ
൨ ത്രികയും കാഴ്ചയും കൊടുത്തയച്ചപ്പോൾ, ഹിസ്കീയാ അതുകൊണ്ടു സ
ന്തോഷിച്ചു തന്റെ രത്നാലയവും വെള്ളിയും പൊന്നും സുഗന്ധങ്ങൾ നല്ല
തൈലവുമായി ആയുധശാലയെ ഒക്കയും തന്റെ ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ കാ
ണാകുന്നതു എപ്പേരും അവൎക്കു കാട്ടി; ഹിസ്കീയാ തന്റെ വീട്ടിലും രാജ്യ
൩ ത്തിലും എല്ലാം അവൎക്കു കാണിക്കാത്ത ഒരു വസ്തുവും ഇല്ല. അപ്പോൾ
പ്രവാചകനായ യശയ്യാ ഹിസ്കീയാരാജാവിൻ അരികേ വന്നു "ഈ
പുരുഷന്മാർ എന്തു പറഞ്ഞു, എവിടേനിന്നു നിന്റെ അടുക്കേ വന്നതു?"
എന്നു ചോദിച്ചാറേ, "ബാബേൽ എന്നൊരു ദൂരദേശത്തുനിന്നു തന്നേ എ
൪ ന്റെ അടുക്കേ വന്നു" എന്നു ഹിസ്കീയാ പറഞ്ഞു. "നിന്റെ വീട്ടിൽ അ
വർ എന്തു കണ്ടു?" എന്നു ചൊല്ലിയപ്പോൾ, "എന്റെ വീട്ടിലുള്ളതൊക്കയും
കണ്ടു, എൻ ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ അവൎക്കു കാണിക്കാത്ത ഒരു വസ്തുവും ഇല്ല,"
൫ എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു, യശയ്യാ ഹിസ്കീയാവിനോടു പറഞ്ഞിതു: സൈ
൬ ന്യങ്ങളുടയ യഹോവയുടെ വചനം കേൾക്ക! ഇതാ നിന്റെ വീട്ടിലു
ള്ളതും നിന്റെ പിതാക്കന്മാർ ഇന്നേവരേ സംഗ്രഹിച്ചതും എല്ലാം ഒട്ടും
ശേഷിക്കാതേ ബാബേലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ദിവസങ്ങൾ വരുന്നു എ
൭ ന്നു യഹോവ ചൊല്ലുന്നു. നീ ഉല്പാദിച്ചിട്ടു നിന്നിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന

മക്കളിൽ ചിലർ എടുക്കപ്പെട്ടു ബാബേൽരാജമന്ദിരത്തിൽ ഷണ്ഡന്മാർ ആ
൮ കയും ചെയ്യും. ഹിസ്കീയാ യശയ്യാവിനോടു: നീ ഉരെച്ച യഹോവാവ
ചനം നല്ലത് എന്നും, എന്റെ നാളുകളിലല്ലോ സമാധാനവും വിശ്വാസ്യ
തയും ഉണ്ടാകും പോൽ എന്നും പറഞ്ഞു.

X. യഹോവാദാസനാലേ അന്ത്യരക്ഷ.
(അ. ൪൦—൬൬.)

I. യഹോവ സ്വജനത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പു നിശ്ചയിക്കയാൽ പല ദേവ
കളിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ എത്ര വിരോധിച്ചാലും നടത്തിക്കും. (അ. ൪൦—൪൮.)

൪൦. അദ്ധ്യായം.

ആശ്വസിപ്പിക്കയും (൩) ഒരു ദൂതൻ യഹോവയുടേ പ്രത്യക്ഷതയെ അറി
യിക്കയും (൬) സകലം വാടുകേ വാശത്ത നിത്യതയെ പ്രമാണിപ്പിക്കയും വേ
ണ്ടതല്ലാതേ (൯) യഹോവ സ്വജനത്തെ നടത്തുന്ന ഇടയനും (൧൨) വിശ്വം
വിചാരിക്കുന്ന സ്രഷ്ടാവും (൧൮) വിഗ്രഹങ്ങളോട് ഉപമിച്ചുകൂടാത്തവനും ആയു
യന്നു (൨൭) തന്നെ തേറുവാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു.

൧ അല്ലയോ എൻ ജനത്തെ ആശ്വസിപ്പിപ്പിൻ, ആശ്വസിപ്പിപ്പിൻ! എ
൨ ന്നു നിങ്ങളുടേ ദൈവം പറയുന്നു. യരുശലേമിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക്
ഉരിയാടി: അവളുടേ ചേകം തികഞ്ഞു വന്നു എന്നും അകൃത്യത്തിന്നു പ
രിഹാരമായി എന്നും യഹോവാകൈയിൽനിന്നു അവൾക്കു സകലപാപ
൩ ങ്ങൾക്കായി ഇരട്ടിച്ചു കിട്ടി എന്നും അവളോടു വിളിച്ചുപറവിൻ.— വി
ളിക്കുന്നൊരു ശബ്ദം അതാ: മരുവിൽ യഹോവാവഴിയെ ഒരുക്കുവിൻ,
൪ പാഴ്നിലത്തു നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്നു നിരത്തു നേരേയാക്കുവിൻ! താഴ്വ
ര എല്ലാം ഉയൎകയും മലയും കുന്നും ഒക്കേ താഴ്കയും വളവുള്ളതു ചൊവ്വായും
൫ കുടുന്നുക്കങ്ങൾ സമമായും വരിക! യഹോവാതേജസ്സു വെളിപ്പെടുകയും
സകലജഡം ഒന്നിച്ചു കാണ്കയും ആം യഹോവാവായി ഉരചെയ്യുവ
൬ ല്ലോ.— "വിളിക്ക!" എന്ന് ഒരു ശബ്ദം പറയുന്നു. "എന്തു വിളിക്കേ
൭ ണ്ടു?" എന്ന് അവൻ പറയുന്നു. "സകലജഡം പുല്ലും അതിന്റേ ലാവ
ണ്യം എല്ലാം നിലത്തിലേ പൂ പോലെയും തന്നേ. യഹോവാശ്വാസം അ
൮ തിൽ ഊതുകയാൽ പുല്ല് ഉണങ്ങി പൂ വാടി; ജനം കേവലം പുല്ലത്രേ.
പുല്ല് ഉണങ്ങി പൂ വാടുന്നു എങ്കിലും നമ്മുടേ ദൈവത്തിന്റെ വചനം
എന്നേക്കും നിവിരുന്നു."

൯ ഹേ സുവാൎത്ത അറിയിക്കുന്ന ചിയ്യോനേ! ഉയൎന്ന മലമേലേ കയറി
ചെല്ലു, സുവാൎത്തക്കാരത്തിയായ യരുശലേമേ! ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദം ഉയൎത്തുക,
ഭയപ്പെടാതേ ഉയൎത്തി, യഹൂദാനഗരങ്ങളോടു: "നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഇ
൧൦ താ" എന്നു ചൊല്ലുക! ഇതാ യഹോവ എന്ന കൎത്താവു ബലവാനായി വ
രുന്നു; അവന്റെ ഭുജം അവനായി അധികരിക്കുന്നു, കണ്ടാലും (അവന്റേ
൧൧ കൂലി ഒപ്പരവും അവന്റെ പ്രതിഫലം മുന്നിലും ഉണ്ടു. ഇടയനെ പോ
ലേ തന്റെ കൂട്ടത്തെ മേയ്ക്കുയും, കുഞ്ഞാടുകളെ ഭുജത്തിൽ ചേൎക്കയും മടി
യിൽ എടുക്കയും, മുല കുടിപ്പിക്കുന്നതിനെ പതുക്കേ നടത്തുകയും ചെയ്യും.
൧൨ ഉള്ളങ്കൈയിൽ വെള്ളങ്ങളെ അളന്നു ചാണകൊണ്ടു വാനങ്ങളെ നി
ദാനിച്ചു ഭൂമിയുടെ മണ്ണു നാഴിയിൽ കൊള്ളിച്ചു മലകളെ കോലിലും കുന്നു
൧൩ കളെ നിറതുലാസ്സിലും തൂക്കിക്കൊണ്ടതു് ആർ? യഹോവാത്മാവിനെ
നിദാനിച്ചതും അവനെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്ന മന്ത്രണത്തിന്നു് ആളായതും
൧൪ ആർ? തന്നെ വിവേകിയാക്കി ന്യായത്തിൻ വഴിയെ പഠിപ്പിച്ചു അറി
വു ഗ്രഹിപ്പിച്ചു ജ്ഞാനമാൎഗ്ഗം ബോധിപ്പിച്ചു തരുവാൻ ആരോടുപോൽ
൧൫ അവൻ നിരൂപിച്ചിരുന്നു? കണ്ടാലും ജാതികൾ തുലാക്കൊട്ടയിലേ തു
ള്ളിക്കും നിറക്കോലിലേ ധൂളിക്കും സമമായി തോന്നും, ദ്വീപുകൾ കിളരു
൧൬ ന്ന പൊടി പോലേ അത്രേ. ചമതെക്കു ലിബനോനും പോരാ, ഹോമ
൧൭ ത്തിന്നു് അതിലേ മൃഗങ്ങളും ഒട്ടും മതിയാക. തിരുമുമ്പിൽ സകലജാതി
കളും ഇല്ലായ്മെക്കു് ഒത്തു നാസ്തിയും മായയും എന്നു് അവനു തോന്നുന്നു.—
൧൮ പിന്നേ ആരോടു നിങ്ങൾ ദേവനെ ഉപമിക്കും, ഏതു രൂപം അവനു നേ
൧൯ രേ ആക്കും? കമ്മാളൻ ബിംബം ഉരുക്കി, തട്ടാൻ പൊൻ പൊതിഞ്ഞു
൨൦ വെള്ളിത്തുടരുകളെയും വാൎക്കുന്നു. വഴിപാടിന്നു ഗതിപോരാത്തവൻ
പുതലിക്കാത്ത മരം തെരിഞ്ഞു വിദഗ്ധനായ ചിത്രക്കാരനെ അന്വേഷി
൨൧ ച്ചു അനങ്ങാത്ത ബിംബം അവനെക്കൊണ്ടു് നിൎമ്മിപ്പിക്കുന്നു.— അല്ല
യോ, നിങ്ങൾ അറിയാഞ്ഞുയോ കേളാഞ്ഞുയോ? ആദിമുതൽ നിങ്ങൾക്കു
ബോധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലയോ? ഭൂമിക്കു് അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇട്ടതു വിവേചിച്ചി
൨൨ ല്ലയോ? ഭൂചക്രത്തിന്മീതേ ഇരുന്നുകൊണ്ടു് അതിലേ കുടിയാന്മാരേ വെ
ട്ടുക്കിളികൾ എന്നു കണ്ടു, വിതാനം പോലേ വാനങ്ങളെ നീട്ടി കൂടാരം
൨൩ പോലേ പാൎപ്പിന്നു വിരിക്കുന്നവൻ, മന്നവരെ ഇല്ലായ്മചെയ്തു ഭൂമിയി
൨൪ ലേ ന്യായകൎത്താക്കളെ മായെക്കു സമമാക്കുന്നവൻ. അവർ ഏകദേശം
നടാതേയും വിതെക്കാതേയും കുററി ഭൂമിയിൽ വേർകിഴിയാതേയും ഉണ്ടാ
യിരിക്കേ താൻ അവരിൽ ഊതിയാൽ ഉണങ്ങുകയും പെരുങ്കാററു താളടി

൨൫ കണക്കേ അവരെ പാററുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നേ ആരോട് എന്നെ
൨൬ ഉപമിച്ചു സാദൃശ്യം വരുത്തുന്നത്? എന്നു വിശുദ്ധൻ പറയുന്നു. കണ്ണുക
ളെ മീത്തൽ ഉയൎത്തി നോക്കുവിൻ! ഇവ (വാനമീനുകൾ) സൃഷ്ടിച്ചത്
ആർ? ഇവററിൻ സൈന്യം എണ്ണീട്ടു പുറപ്പെടീച്ചും അവ ഒക്കയും പേർ
വിളിച്ചും കൊള്ളുന്നവൻ തന്നേ; വീൎയ്യബാഹുല്യവും ശക്തിമിടുമയും നിമി
൨൭ ത്തമായി ഒന്നും വരാതേ കണ്ടിരിക്കയും ഇല്ല.— പിന്നെ എന്റെ വഴി
യഹോവെക്കു മറഞ്ഞത് എന്നും എൻ ദൈവത്തിൽനിന്ന് എന്റെ ന്യാ
യം ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നു എന്നും യാക്കോബേ നീ പറവാനും ഇസ്രയേലേ
൨൮ നീ ചൊല്വാനും എന്തു? നീ അറിയാഞ്ഞുയോ കേളാഞ്ഞുയോ? ഭൂമിയുടേ
അററങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച യഹോവ നിത്യദൈവം തന്നേ, ചടപ്പും ഇല്ല തള
൨൯ ൎച്ചയും ഇല്ല, അവന്റെ വിവേകം ആരായുമാറില്ല. ചടപ്പുള്ളവന്നു ശക്തി
൩൦ കൊടുത്തു വീൎയ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവന്നു ഊററവും വൎദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ബാല
൩൧ ന്മാർ തളൎന്നു ചടെക്കുന്നു, യുവാക്കൾ ഇടറിവീണാലും, യഹോവയെ കാ
ത്തിരിക്കുന്നവൻ ശക്തി പുതുക്കി കഴു പോലേ ഇറക് ഇളക്കി കയറുക
യും ചടപ്പില്ലാതേ ഓടുകയും തളരാതേ നടക്കയും ആം.

൪൧. അദ്ധ്യായം.

ഇസ്രയേലെ ഉദ്ധരിപ്പാൻ കുരുസ്സിനെ ഉദിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തോടു ജാതി
കൾക്ക് എന്ത് ആവതു? (൮) ഇസ്രയേൽദേവസഖ്യതയിൽ ആശ്രയിച്ചു ജയം
കൊൾകയും (൧൭) സ്വദേശത്തേക്കു തിരിഞ്ഞ് ആശ്വസിക്കയും (൨൧) ജാതി
ദേവകളുടെ മായ തെളികയും ചെയ്യും.

൧ ദ്വീപുകളേ എന്റെ മുമ്പിൽ മിണ്ടാഞ്ഞിൻ! കുലങ്ങൾ ശക്തി പുതു
ക്കിക്കൊള്ളട്ടേ, അവർ അടുത്തുവന്നു സംസാരിച്ചാവു നാം ഒക്കത്തക്ക വി
൨ സ്താരത്തിന്നു കൂടി ചെല്ലട്ടേ! നീതി കാലിന്ന് എതിരേല്ക്കുന്നവനെ കി
ഴക്കുനിന്ന് ഉണൎത്തിയത് ആർ? ജാതികളെ അവന്റെ മുമ്പിൽ ഏല്പിച്ചു
കൊടുത്തു രാജാക്കളെ ചവിട്ടിക്കളയിക്കുന്നതും പൊടിക്കു സമരെ അവ
ന്റെ വാളിന്നും പാറുന്ന താളടിക്ക് ഒത്തവരെ അവന്റെ വില്ലിന്നും
൩ കൊടുക്കുന്നതും ആരു പോൽ? അവൻ (മുമ്പേ) കാൽനടക്കാത്ത ഞെറി
യിൽ അവരെ പിന്തുടൎന്നു സുഖേന കടന്നുവരുന്നു. ഇതു പ്രവൃത്തിച്ചു ന
൪ ടത്തിയത് ആർ? ആദിമുതൽ തലമുറകളെ വിളിച്ചവനായ യഹോവ
എന്ന മുമ്പനും ഒടുക്കത്തവരോടുള്ളവനും ആയ ഞാൻ തന്നേ.— ദ്വീപു
കൾ കണ്ടു ഭയപ്പെട്ടു ഭൂമിയുടെ അററങ്ങൾ വിറെച്ച് അടുത്തുവന്നു ചേ

൬ ന്നു. അവർ അന്യോന്യം സഹായിച്ചു അവനവനോടു "ഉറെച്ചുവോ"
൭ എന്നു പറകയും, ചിത്രക്കാരൻ തട്ടാനെയും ചുററികകൊണ്ടു നിരത്തുന്ന
വൻ അടകല്ലിന്മേൽ അടിക്കുന്നവനെയും ഉറപ്പുവരുത്തുകയും, "ഈ വി
ളക്കുന്ന കാരം നല്ലത്" എന്നു ചൊല്ലി (ബിംബം) അനങ്ങാതവണ്ണം ആ
ണികളെക്കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കയും ചെയ്യു.
൮ എങ്കിലും എൻ ദാസനായ ഇസ്രയേലേ ഞാൻ തെരിഞ്ഞെടുത്ത യാക്കോ
൯ ബേ എൻ സ്നേഹിതനായ അബ്രഹാമിൻെറ സന്തതിയേ, ഭൂമിയുടെ
അററങ്ങളിൽനിന്നു ഞാൻ നിന്നെ പിടിച്ചു അതിൻ അരുവിൽനിന്നു വി
ളിച്ചു: "നീ എൻെറ ദാസൻ നിന്നെ ഞാൻ തെരിഞ്ഞെടുത്തു നിന്നെ ഉ
൧൦ പേക്ഷിക്കയും ഇല്ല" എന്നു ചൊല്ലിയവനായുള്ളോവേ! ഭയപ്പെടായ്ക
ഞാൻ നിൻേറ കൂടേ ഉണ്ടു, ക്രുശായ്ക ഞാൻ നിൻേറ ദൈവം; നിന്നെ
ഞാൻ ബലപ്പെടുക്കയും തുണെക്കയും നീതിയുടെ വലങ്കൈകൊണ്ടു താ
൧൧ ങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.— ഇതാ നിൻേറ നേരേ ഉഷ്ണിച്ചവർ ഒക്കയും നാ
ണിച്ച് അമ്പരക്കും, നിന്നോടു വഴക്കാടുന്നവർ നാസ്തിയായി കെടും.
൧൨ നിന്നോടു വായാടുന്നവരെ തിരഞ്ഞാൽ നീ കാണായ്കയും, നിന്നോടു പോ
൧൩ രാടുന്നവർ നാസ്തിയും ഇല്ലായ്മയും ആകും. യഹോവ എന്ന ഞാനാകട്ടേ
നിൻേറ വലങ്കൈ പിടിച്ചു "ഭയപ്പെടായ്ക ഞാൻ നിൻ തുണ" എന്നു
൧൪ പറയുന്ന നിൻേറ ദൈവം. അല്ലയോ യാക്കോബ് പുഴവേ ഇസ്രയേൽ
പരിഷയേ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിൻെറ തുണ എന്നു യഹോവയുടേ
അരുളപ്പാടു; നിന്നെ വീണ്ടെടുപ്പവൻ ഇസ്രയേലിലേ വിശുദ്ധൻ
൧൫ തന്നേ. ഇതാ ഞാൻ നിന്നെ കൂർത്തു മൂൎത്തുള്ള ഇരുമുനയുള്ള മെതിവ
ണ്ടിയാക്കുന്നു; നീ മലകളെ മെതിച്ചു ധൂളിപ്പിച്ചു കുന്നുകളെ പതിര്
൧൬ പോലെ ആക്കിത്തീൎക്കും; അവറെറ നീ ചേറിയാൽ കാററ് എടുത്തു
വിശറു ചിന്നിക്കും, നീയോ യഹോവയിൽ ആനന്ദിച്ചും ഇസ്രയേലിലേ
൧൭ വിശുദ്ധനിൽ പ്രശംസിച്ചുകൊള്ളും.— ദീനരും ദരിദ്രരും വെള്ള
ത്തിന്നു തിരയുമ്പോൾ ഒട്ടും ഇല്ലാതേ നാവു ദാഹംകൊണ്ടു വറണ്ടുപോ
കേ, യഹോവയായ ഞാൻ അവരെ ചെവിക്കൊള്ളും, ഇസ്രയേലിൻ
൧൮ ദൈവം അവരെ കൈവിടുകയും ഇല്ല. പാഴ്മലകളിൽ ഞാൻ പുഴക
ളെയും താഴ്വരകളുടെ നടുവിൽ ഉറവുകളെയും തുറക്കും; മരുവെ നീർ
൧൯ പ്പൊയ്കയും ഉണങ്ങിയ ഭൂമിയെ ജലപ്പൊഴിലും ആക്കും. മരുവിൽ
ഞാൻ ദേവതാരം കരിങ്ങാലി പേരയും ഒലിവമരവും ഇടുകയും പാഴ്നി
ലത്തിൽ കീൽമരം പിലാവു നെല്ലിയും ഒക്കത്തക്ക നടുകയും ചെയ്യും,

൨൦ യഹോവയുടെ കൈ ഇതു ചെയ്തു എന്നും ഇസ്രയേലിലേ വിശുദ്ധൻ സൃഷ്ടിച്ചു
എന്നും അവർ ഒന്നിച്ചു കണ്ടറിഞ്ഞു വിചാരിച്ചു ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ.
൨൧ നിങ്ങളുടേ അന്യായം വെപ്പിൻ എന്നു യഹോവ പറയുന്നു; നിങ്ങടേ
പ്രബലന്യായങ്ങളെ ചേൎത്തുകൊൾവിൻ എന്ന് യാക്കോബിൻ രാജാവു
൨൨ ചൊല്ലുന്നു. സംഭവിപ്പാനുള്ളവ അവർ വരുത്തി അറിയിക്കട്ടേ! മുമ്പേ
തന്നേ ഉണ്ടാകുന്നവ ഇന്നവ എന്നു കഥിപ്പിൻ! പിന്നേ നാം മനസ്സിലാ
ക്കി ശേഷവും അറിയാമല്ലോ; എന്നിയേ ഭാവികളെ ഞങ്ങളോടു കേൾപ്പി
൨൩ പ്പിൻ! നിങ്ങൾ ദേവന്മാർ എന്നു നമുക്കു ബോധിക്കേണ്ടതിന്നു പിന്നേ
ടം വരുന്നവ കഥിപ്പിൻ! നല്ലതോ തീയതോ വല്ലതും ചെയ്വിൻ, എന്നാൽ
൨൪ നമ്മിൽ ഒന്നു നോക്കി ഒക്കത്തക്ക കാണാം. കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ
യിലും നിങ്ങളുടേ ക്രിയ അഭാവത്തിലും ഉണ്ടായതു; നിങ്ങളെ തെരിഞ്ഞെ
ടുക്കുന്നവൻ അറെപ്പത്രേ.
൨൫ വടക്കുനിന്നു ഞാൻ ഉണൎത്തീട്ടു അവൻ എത്തി; സൂൎയ്യോദയത്തിൽനിന്നു
വന്നു എൻ നാമത്തെ വിളിക്കുന്നവൻ; കുശവൻ കളിമണ്ണു ചവിട്ടുംപ്രകാ
൨൬ രം താൻ മാടമ്പികളുടേ മേൽ ചളി പോലേ ചവിട്ടി ചെല്ലുന്നു. ആദി
മുതൽ ഇതു കഥിച്ചത് ആർ? എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കു ബോധിക്കും; മുമ്പിൽ
കൂട്ടി ചൊല്ലിയവൻ എങ്കിൽ കണക്കിലായി എന്നു പറയും കഥിച്ചവനും
ഇല്ല കേൾപ്പിച്ചവനും ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ മൊഴികൾ കേട്ടവനും ഇല്ല
൨൭ പോൽ. (ഞാനേ) ഒന്നാമതു ചിയ്യോനോട് "ഇതാ ഇവ കണ്ടാലും" എ
൨൮ ന്നു ചൊല്ലി യരുശലേമിന്നു സുവാൎത്തക്കാരനെ കൊടുത്തു. ഞാൻ ചുററും
നോക്കിയാലോ ആൾ ഇല്ല; ഇവരിലോ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ പ്രത്യുത്തരം
൨൯ തരുവാൻ മന്ത്രിക്കുന്നവനും ഇല്ല. ഇതാ ഇവർ ഒക്കയും (എന്തു) അവരു
ടേ ക്രിയകൾ മായയും നാസ്തിയും, അവരുടേ വിഗ്രഹങ്ങൾ കാററും പാ
ഴുമത്രേ.

൪൨. അദ്ധ്യായം.

യഹോവാദാസൻ എങ്ങും നീതിയെ ഉപദേശിച്ചാൽ (൧൦) സൎവ്വരും സ്തുതി
ക്കും (൧൪) അതിന്നായി ദൈവം താൻ വട്ടം കൂട്ടി (൧൮) അവിശ്വസ്തനായ ഇ
സ്രയേലിനെ നാണിപ്പിച്ചു പുതുക്കം വരുത്തും.

൧ ഇതാ ഞാൻ താങ്ങുന്ന എന്റേ ദാസനും എൻ ഉള്ളം പ്രസാദിച്ചു തെരി
ഞ്ഞെടുത്തവനും! ആയവന്മേൽ ഞാൻ എന്റേ ആത്മാവിനെ ആക്കി,
൨ അവൻ ജാതികൾക്കു ന്യായത്തെ പരത്തും. അവൻ വിളിക്കയില്ല കൂക്കു

൩ കയും ഇല്ല, വീഥിയിൽ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കയും ഇല്ല. ഒടിഞ്ഞ ഓടിനെ
മുറിക്ക ഇല്ല മങ്ങിക്കത്തുന്ന തിരിയെ കെടുക്കയും ഇല്ല, ഉണ്മയിൽ ന്യായ
൪ ത്തെ പരത്തും. അവൻ ഭൂമിയിൽ ന്യായം സ്ഥാപിക്കുംവരേ കെടുകയും
ഇല്ല ഒടികയും ഇല്ല, അവന്റെ ധൎമ്മോപദേശത്തിലേക്ക ദ്വീപുകൾ ആ
൫ ശിക്കയും ചെയ്യുന്നു.— വാനങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു വിരിച്ചു ഭൂമിയെയും അ
തിൽ മുളെക്കുന്നവയും പരത്തി, അതിന്മേലേ ജനത്തിന്നു ശ്വാസവും അ
തിൽ നടക്കുന്നവൎക്ക് ആത്മാവും കൊടുത്തുകൊള്ളുന്ന യഹോവ എന്ന ദേ
൬ വൻ പറയുന്നിതു: യഹോവയാകുന്ന ഞാൻ നീതിയിൽ നിന്നെ വി
ളിച്ചു നിന്റെ കൈ പിടിച്ചു, നിന്നെ സൂക്ഷിക്കയും ജനത്തിന്നു നിയമ
൭ വും ജാതികൾക്കു വെളിച്ചവും ആക്കിവെക്കയും ചെയ്യുന്നതു, കുരുടരു
ടേ കണ്ണുകളെ തുറന്നു ബദ്ധന്മാരെ തടവിൽനിന്നും ഇരിട്ടിലുള്ളവരെ കാരാ
൮ ഗൃഹത്തിൽനിന്നും വിടുത്തുകൊടുപ്പാൻ തന്നേ. യഹോവയാകുന്ന ഞാൻ
എന്നത് എന്റെ നാമം, എന്റെ തേജസ്സു മറ്റൊരുത്തന്നും എൻ സ്തുതി
൯ യെ വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും കൊടുക്ക ഇല്ല. മുമ്പിലേവ ഇതാ വന്നു പുതിയ
വയും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു, അവ കിളുൎക്കുമ്മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾ
പ്പിക്കുന്നു.

൧൦ അല്ലയോ സമുദ്രത്തിൽ ഓടുന്നവരും അതിലേ നിറവും, ദ്വീപുകളും
അവറ്റിൽ വസിക്കുന്നവരും ആയുള്ളോരേ! യഹോവെക്കു പുതിയ പാ
ട്ടു പാടുവിൻ ഭൂമിയറുതിയിൽനിന്ന് അവന്റെ സ്തുതിയും പാടുവിൻ!
൧൧ മരുവും അതിലേ ഊരുകളും കേദാർ പാൎക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളും കൂക്കുക! പാറ
൧൨ യിലേ കുടിയാർ ആൎത്തു മലമുകളിൽനിന്നു ഘോഷിക്ക! അവർ യഹോ
വെക്കു തേജസ്സു കൊടുത്തു അവന്റെ സ്തുതിയെ ദ്വീപുകളിൽ കഥിപ്പൂ
താക.

൧൩ യഹോവ ആകട്ടേ ശൂരനെ പോലേ പുറപ്പെട്ടു പോരാളികണക്കേ
എരിവിനെ ഉണൎത്തിക്കൊണ്ട്, ഉറക്കേ ആൎത്തു നദിച്ചു തന്റെ ശത്രുക്ക
൧൪ ളെക്കൊള്ളേ വീൎയ്യം നടിക്കുന്നു. പണ്ടു ഞാൻ മിണ്ടാഞ്ഞു മൌനമായി
അടങ്ങിനിന്നുവല്ലോ, പെറുന്നവളെ പോലേ ഞാൻ മുറവിളി തുടങ്ങി
൧൫ വീൎത്തുടൻ നിശ്വസിക്കയും ചെയ്യും; മലകുന്നുകളെ പാഴാക്കി അതിലേ
തൃണാദി ഒക്കയും വാട്ടി പുഴകളെ ദ്വീപുകളാക്കി പൊയ്കകളെ വററിക്ക
൧൬ യും, കുരുടന്മാരെ അറിയാത വഴിയിൽ നടത്തുകയും തോന്നാത്ത പാ
തകളിൽ സഞ്ചരിപ്പിക്കയും, അവൎക്കു മുമ്പിൽ ഇരുളെ വെളിച്ചവും വള
വുകളെ ചൊവ്വും ആക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിവ ഞാൻ അവരെ കൈ

൧൭ വിടാതേ ചെയ്യുന്ന കാൎയ്യങ്ങൾ തന്നേ. വിഗ്രഹത്തിൽ ആശ്രയിച്ചും വാ
ൎത്ത രൂപത്തോടു "നിങ്ങൾ ഇങ്ങേ ദേവന്മാർ" എന്നു പറഞ്ഞുംകൊള്ളുന്ന
വർ പിൻവാങ്ങി നാണം നാണിക്കേ ഉള്ളു.
൧൮. ൧൯ ചെവിടരേ കേൾപ്പിൻ കുരുടരേ നോക്കിക്കാണ്മിൻ! എൻ ദാസന
ല്ലാതേ കുരുടായത് ആർ? ഞാൻ അയക്കുന്ന ദൂതനെ പോലേ ചെവിടൻ
ആർ, സഖിയോളം അന്ധനും യഹോവാദാസനോളം കുരുടനും ആയത്
൨൦ ആർ? പലവും നീ കണ്ടിട്ടും സൂക്ഷിക്കാതേയും ചെവികൾ തുറന്നിട്ടും
൨൧ അവൻ കേളാതേയും പോയി. വലിയതും ശ്രേഷ്ഠവും ആയ ധൎമ്മോപ
൨൨ ദേശത്തെ നല്കുവാൻ യഹോവ സ്വനീതി നിമിത്തം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവ
നോ കവൎന്നു കൊള്ളയിടപ്പെട്ട ജനം! ഗുഹകളിൽ ഒക്കേ കുടുങ്ങി കാരാ
ഗൃഹങ്ങളിൽ മറഞ്ഞുപോയവർ, ഉദ്ധരിപ്പവൻ ഇല്ലാതേ അവർ കവൎച്ച
യും മടക്കി താ എന്ന് ആരും പറയാതേകണ്ടു കൊള്ളയും ആയ്പ്പോയി!
൨൩ ഇതു നിങ്ങളിൽ ആർ ചെവിക്കൊൾകയോ കുറിക്കൊണ്ടു ശേഷത്തിങ്കലും
൨൪ കേൾക്കയോ? യാക്കോബെ കൊള്ളയിടുവാനും ഇസ്രയേലെ കവൎച്ചക്കാ
ൎക്കും കൊടുത്തുകളഞ്ഞത് ആർ? യഹോവ അല്ലയോ? യാതൊരുത്തനോ
ടു നാം പാപം ചെയ്തു ആരുടേ വഴികളിൽ നടപ്പാൻ മനസ്സില്ലാതേയും
൨൫ ധൎമ്മത്തെ കേളാതേയും പോയത് ആയവൻ തന്നേയല്ലോ? അന്നു ത
ന്റേ കോപത്തിൻ ചൂട്ടും യുദ്ധബലവും അവരുടേ മേൽ പകൎന്നു അതു
ചുററും ജ്വലിപ്പിച്ചിട്ടും (ഇസ്രയേൽ) അറിഞ്ഞതും ഇല്ല, അവനെ ദഹി
പ്പിച്ചിട്ടും കൂട്ടാക്കിയതും ഇല്ല.

൪൩. അദ്ധ്യായം.

യഹോവ സ്വജനത്തെ രക്ഷിച്ചു ചേൎക്കയും (൮) പ്രവാചകത്തെ പുതു
ക്കയും (൧൪) ബാബേലെ താഴ്ത്തുകയും (൧൮) ഇസ്രയേലോട് അത്ഭുതമായി
(൨൨) കനിഞ്ഞു ക്ഷമിക്കയും (൨൬) പാപബോധം വരുത്തുകയും ചെയ്യും.

൧ ഇപ്പോഴോ യാക്കോബേ നിന്റെ സ്രഷ്ടാവും ഇസ്രയേലേ നിന്റേ
നിൎമ്മാതാവും ആയ യഹോവ പറയുന്നിതു: ഭയപ്പെടേണ്ടു ഞാൻ നിന്നെ
വീണ്ടെടുത്തു നിന്റേ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചുവല്ലോ. നീ എനിക്കുള്ള
൨ വൻ തന്നേ. നീ വെള്ളങ്ങളൂടേ കടന്നാൽ ഞാൻ കൂടേ ഉണ്ടു, പുഴക
ളൂടേ എന്നു വെച്ചാൽ നിന്നോളം കവിക ഇല്ല; നീതിയിൽ കൂടി നട
൩ ന്നാൽ പൊള്ളുക ഇല്ല, ജ്വാല നിന്നെ ചുടുകയും ഇല്ല. യഹോവയായ

ഞാനാകട്ടേ നിന്റെ ദൈവം, ഇസ്രയേലിലേ വിശുദ്ധൻ നിന്നെ ഉദ്ധ
രിക്കുന്നവൻ, നിന്നെ വീളുവാൻ മിസ്രയെയും നിണക്കു വേണ്ടി കൂശും
൪ സബാവും വിലയായി കൊടുക്കുന്നു. എന്റെ കണ്ണിന്നു നീ വിലയേറി
മാന്യനായി എന്റെ പ്രീതി ഉള്ളവനാകകൊണ്ടു നിണക്കായി മനുഷ്യരെ
൫ യും നിന്റെ പ്രാണന്നു പകരം കുലങ്ങളെയും കൊടുക്കുന്നു. ഭയപ്പെടേ
ണ്ട ഞാൻ നിന്റെ കൂട ഉണ്ടു, ഉദയത്തിൽനിന്നു നിന്റെ സന്തതി വ
൬ രുത്തി അസ്തമാനത്തുനിന്നു നിന്നെ ചേൎത്തുകൊള്ളും. ഞാൻ വടക്കി
നോടു "തരേണം" എന്നും തെക്കിനോടു "പിടി ഇളക്കുക" എന്നും ചൊ
ല്ലി, ദൂരത്തുനിന്ന് എൻ പുത്രരെയും ഭൂമിയററത്തുനിന്ന് എൻ പുത്രിമാ
൭ രെയും വരുത്തുക, എൻ നാമത്താലേ പേർ വിളിച്ചിട്ടും എൻ തേജസ്സി
ന്നായി ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു നിൎമ്മിച്ചുണ്ടാക്കീട്ടും ഉള്ളത് ഒക്കയും തന്നേ എ
ന്നു (കല്പിക്കും).
൮ കണ്ണുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും കുരുടും ചെവികൾ ഉണ്ടായിട്ടും ചെവിടരും ആ
൯ യ ജനത്തെ പുറപ്പെടീക്കുക! സകലജാതികളും ഒന്നിച്ചു കൂടി കുല
ങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു ചേരുക. അവരിൽ ഈ വക കഥിക്കാകുന്നത് ആർ?
അല്ല അവർ മുമ്പിലേവ കേൾപ്പിച്ചു തങ്ങടേ സാക്ഷികളെ എത്തിപ്പൂതാ
ക, അവരുടേ പക്കൽ നീതി ഉണ്ടെന്നും ഉള്ളതു തന്നേ എന്നും കേട്ടവർ
൧൦ പറയേണ്ടതിന്നു തന്നേ. എന്റെ സാക്ഷികളോ നിങ്ങളും ഞാൻ തെ
രിഞ്ഞെടുത്ത എന്റെ ദാസനും അത്രേ എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു;
ഞാൻ അവൻ തന്നേ എന്നു നിങ്ങൾ ബോധിച്ച് എന്നെ വിശ്വസിച്ചറി
വാൻ തക്കവണ്ണമേ. എന്റെ മുമ്പേ ഒരു ദേവൻ നിൎമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ഇ
൧൧ ല്ല, എന്റെ പിമ്പേ ഉണ്ടാകയും ഇല്ല. ഞാൻ ഞാനേ യഹോവ, ഞാന
൧൨ ല്ലാതേ ഉദ്ധരിക്കുന്നവനും ഇല്ല. അറിയിച്ച് ഉദ്ധരിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു ത
ന്നതു ഞാനത്രേ, നിങ്ങളിൽ ഓർ അന്യൻ ഉണ്ടായതും ഇല്ല; ഞാൻ ദേവൻ
എന്നതിന്നു നിങ്ങൾ എനിക്കു സാക്ഷി എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൧൩ ഇന്നുമുതൽ കൂടേ ഞാൻ അവൻ തന്നേ, എന്റെ കയ്യിൽനിന്ന് ഉദ്ധരി
ക്കുന്നവനും ഇല്ല; ഞാൻ പ്രവൃത്തിക്കുന്നു പിന്നേ ആർ മുടക്കും?
൧൪ നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന യഹോവ എന്ന് ഇസ്രയേലിലേ വിശുദ്ധൻ
പറയുന്നിതു: നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ ബാബേലിന്നാമാറ് (ആളെ) അയച്ച്
അതിൽ എല്ലാ മണ്ടുന്നോരെയും കല്ദയരെയും മുമ്പേ ആൎത്തുവാൎത്തിയ ക
൧൫ പ്പലുകളിൽ ആട്ടിക്കിഴിക്കും. ഇസ്രയേലിന്റെ സ്രഷ്ടാവും നിങ്ങടേ രാ
൧൬ ജാവുമായ യഹോവ എന്ന ഞാൻ നിങ്ങളിലേ വിശുദ്ധൻ തന്നേ. കട

൧൭ ലിൽ വഴിയും ബലത്ത വെള്ളങ്ങളിൽ പാതയും കൊടുത്തു, തേരും ക
തിരയും സേനാബലവും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന യഹോവ പറയുന്നിതു: (അ
താ) അവർ ഒക്കത്തക്ക കിടക്കുന്നു എഴുനീല്ക്കയില്ല തിരി പോലേ പൊലി
൧൮ ഞ്ഞു കെട്ടും.— മുമ്പിലേവ ഇനി ഓൎക്കയും പുരാണമായവ ക്രട്ടാക്കയും
൧൯ അരുതു. ഇതാ ഞാൻ പുതിയതു സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ അതു മുളെക്കും;
ബോധിക്കുന്നില്ലയോ? ഞാൻ മരുവിൽ വഴിയും ശൂന്യത്തിൽ പുഴകളും
൨൦ ഇടുന്നുണ്ടു. കുറുക്കനും തീപ്പക്ഷി മുതൽ കാട്ടിലേ മൃഗം എന്നെ ബഹുമാ
നിക്കും. ഞാൻ തെരിഞ്ഞെടുത്ത എന്റേ ജനത്തെ കുടിപ്പിപ്പാൻ മരുവിൽ
൨൧ വെള്ളവും ശൂന്യത്തിൽ പുഴകളും ഇടുകനിമിത്തം തന്നേ. എനിക്കായി
൨൨ ഞാൻ നിൎമ്മിച്ച ജനമായത് എന്റേ സ്തുതിയെ വിവരിക്കും.—എങ്കിലും
യാക്കോബേ നീ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടും ഇസ്രയേലേ നീ എന്നിൽ അദ്ധ്വാ
൨൩ നിച്ചിട്ടും അല്ല. നിന്റേ ഹോമങ്ങളുടേ ആട് എനിക്കു കൊണ്ടുവന്നതും
ബലികളാൽ എന്നെ ബഹുമാനിച്ചതും ഇല്ല; വഴിപാടുകളാൽ ഞാൻ നി
൨൪ന്നെ സേവിപ്പിച്ചും കുന്തുരുക്കത്താൽ അദ്ധ്വാനിപ്പിച്ചിട്ടും ഇല്ല. നീ പ
ണം കൊടുത്ത് എനിക്കു വയമ്പു മേടിച്ചതും യാഗമേദസ്സുകൊണ്ട് എന്നെ
സല്ക്കരിച്ചതും ഇല്ല; നിന്റേ പാപങ്ങളാൽ എന്നെ സേവിപ്പിച്ചു അകൃ
൨൫ ത്യങ്ങളാൽ അദ്ധ്വാനിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളു. ഞാൻ ഞാൻ മാത്രം നിന്റേ ദ്രോ
ഹങ്ങളെ എന്റേ നിമിത്തം മാച്ചുകളഞ്ഞു നിന്റേ പാപങ്ങളെ ഓൎക്കാ
൨൬ തേ ഇരിക്കുന്നു.— എന്നെ ഓൎപ്പിച്ചുകൊൾക നാം തമ്മിൽ വ്യവഹരി
൨൭ ക്ക! നിന്റേ നീതി തോന്നുവാൻ വിവരിച്ചു പറക! നിന്റേ ആദ്യപി
താവു പാപം ചെയ്തു നിന്റേ ദ്വിഭാഷികൾ എന്നോടു ദ്രോഹിച്ചുപോയി.
൨൮ അതുകൊണ്ടു ഞാൻ വിശുദ്ധപ്രഭുക്കളെ ഭ്രഷ്ടാക്കി യാക്കോബെ പ്രാക്കലി
നും ഇസ്രയേലെ ധിക്കാരങ്ങൾക്കും ഏല്പിച്ചുകളഞ്ഞു.

൪൪. അദ്ധ്യായം.

ആത്മാവിൻ ദാനം നിമിത്തം ഇസ്രയേൽ ജാതികളിൽ ഉയരും (൩) എന്നു സത്യവാൻ അറിയിക്കുന്നു. (൯) ദേവകളുടേ മായയും (൧൨) അവയെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടേ മൌഢ്യവും വിചാരിച്ചു (൨൧) ഇസ്രയേൽ യഹോവയിലേക്കു തിരിഞ്ഞു സ്തുതിയിൽ ചേരേണം.

൧ ഇപ്പോഴോ എൻ ദാസനായ യാക്കോബേ ഞാൻ തെരിഞ്ഞെടുത്ത ഇസ്ര
൨ യേലേ കേൾക്ക: നിന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഉദരം മുതൽ നിൎമ്മിച്ചു സഹായി
ക്കുന്ന യഹോവ പറയുന്നിതു: എൻ ദാസനായ യാക്കോബേ ഞാൻ തെ

൩ രിഞ്ഞെടുത്ത യശ്രുരൂനേ (സാധോ) ഭയപ്പെടേണ്ട! ദാഹിച്ച നിലത്തിൽ
ഞാൻ വെള്ളവും വറണ്ടതിൽ തോടുകളും പകരും, നിന്റേ സന്തതിയു
ടേ മേൽ എന്റേ ആത്മാവിനെയും നിൻ തളിരുകളിന്മേൽ എൻ അനു
൪ ഗ്രഹത്തെയും പകരും; പുല്ലിടയിൽ എന്ന പോലേ നീർച്ചാലുകളിലേ
൫ കണ്ടലോളം അവർ വളരും. ഞാൻ യഹോവെക്ക് ഉള്ളു എന്ന് ഇന്ന
വൻ പറകയും യാക്കോബ് നാമത്തെ ഇന്നവൻ വിളിക്കയും "യഹോവെ
ക്ക്" ഇന്നവൻ കൈ എഴുതിക്കൊടുത്തു ഇസ്രയേൽ പേർ ചൊല്ലി ലാളി
ക്കയും ചെയ്യും.
൬ ഇസ്രയേൽരാജാവും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും ആയ സൈന്യങ്ങളുടയ യ
ഹോവ പറയുന്നിതു: ഞാൻ ആദ്യനും ഞാൻ അന്ത്യനും ആകുന്നു, ഞാ
൭ നെന്നി ദൈവം ഇല്ല. പിന്നേ നിത്യജനത്തെ ഞാൻ സ്ഥാപിച്ച നാൾ
മുതൽ എന്നെ പോലേ പ്രകടിക്കുന്നവൻ ആർ? അവൻ അത് എന്നോ
ടു വകതിരിച്ചു അറിയിക്ക! ഭവിഷ്യത്തും വരുവാനുള്ളവയും അവർ ക
൮ ഥിച്ചുകൊള്ളുക! പേടിയായ്പിൻ ത്രസിപ്പെടായ്പിൻ! ഞാൻ പണ്ടേ നി
ന്നോടു കേൾപ്പിച്ചറിയിച്ചു, നിങ്ങൾ എനിക്കു സാക്ഷിയല്ലോ, ഞാനല്ലാ
൯ തേ ദൈവം ഉണ്ടോ? ഞാൻ അറികേ ഒരു പാറയും ഇല്ല.— വിഗ്ര
ഹം തീൎക്കുന്നവർ ഏവരും മായ. അവരുടേ കളിക്കോപ്പുകൾ ഉപകരിക്കു
ന്നില്ല. അവർ നാണിപ്പാന്തക്കവണ്ണം അവ കാണുന്നില്ല ബോധിക്കുന്നതും
൧൦ ഇല്ല എന്നു തനിക്കു തന്നേ സാക്ഷി. ഒട്ടും ഉപകരിക്കാത്ത ഒരു ദേവ
൧൧ നെ നിൎമ്മിച്ചു വിഗ്രഹം വാൎത്തു തീൎത്തത് ആരു പോൽ? കണ്ടോ അവ
ന്റേ കൂട്ടർ എല്ലാം നാണിക്കുന്നു, കമ്മാളർ മനുഷ്യജന്മം പിറന്നു കാണുന്നു.
ഒക്കയും കൂടി ചേൎന്നുനിന്നാലും ഒക്കത്തക്ക പേടിച്ചു നാണിക്കേ ഉള്ളു.—
൧൨ കൊല്ലൻ ഉളിയെ അണെച്ചു തീക്കനലിൽ വേല ചെയ്തു ചുററികകൾ
കൊണ്ടു അതിനെ രൂപമാക്കി കൈയൂക്കുകൊണ്ടു പണി ചെയ്യുമ്പോൾ
ഊക്കില്ലാതോളം വിശന്നും വെള്ളം കുടിക്കാതേ അദ്ധ്വാനിച്ചും പോരു
൧൩ ന്നു. ആശാരി തന്റേ നൂൽ നീട്ടി എഴുത്താണികൊണ്ടു കുറിക്കുന്നു ചി
പ്പുളി ഇട്ട് ഒരുക്കി വൃത്തംവെച്ചു ഭാഷയാക്കി പുരുഷരൂപം പോലേ മാ
൧൪ നുഷഭംഗി വരുത്തി ആലയത്തിൽ വസിപ്പാറാക്കുന്നു. ഒരുവൻ ദേവ
താരം വെട്ടുകയും കരുവേലകം തേക്കും എടുക്കയും കാട്ടുമരങ്ങളിൽ നി
൧൫ ശ്ചയം വരുത്തുകയും, അശോകം നട്ടു മാരി വളൎത്തുകയും; ആയതു
മനുഷ്യനു തീക്കത്തിപ്പാനായും, അതിൽനിന്ന് എടുത്തു തീക്കായ്കയും മൂട്ടി
ട്ട് അപ്പം ചുടുകയും, ദേവനെയും തീൎത്തു കുമ്പിടുകയും വിഗ്രഹം ഉണ്ടാ

൧൬ ക്കി നമസ്കരിക്കയും; അതിൻ പാതി തീയിൽ എരിച്ചു പാതികൊണ്ടു
കറി തിന്നുകയും പൊരിച്ചിട്ടു കുക്ഷി പൂരിക്കയും തീക്കാഞ്ഞു ആഹാ എ
൧൭ നിക്കു ചൂടു പററി ഞാൻ അഗ്നി കണ്ടു എന്നിരിക്കയും, ശേഷിപ്പിനെ
ദേവൻ എന്നു ബിംബമാക്കിക്കൊണ്ടു നമസ്കരിച്ചു കുമ്പിടുകയും നീ എൻ
൧൮ ദേവർ ആകകൊണ്ടു രക്ഷിച്ചുകൊള്ളേണമേ! എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കയും; ഹോ
അവർ അറിയുന്നില്ല ബോധിക്കുന്നില്ല, കണ്ണുകൾ കാണാതേയും ഹൃദയ
൧൯ ങ്ങൾ ഗ്രഹിയാതേയും (മെഴുക്കേ) തേച്ചുകിടക്കുന്നു. അവർ മനസ്സു വെ
ക്കുന്നില്ല "ഇതിൻേറ പാതി ഞാൻ തീയിൽ എരിച്ചു കനലിന്മേൽ അപ്പ
വും ചുട്ടു കറി പൊരിച്ചും തിന്നു പിന്നേ ശിഷ്ടംകൊണ്ടു വെറുപ്പ് ഉണ്ടാ
ക്കി മരമുട്ടം നമസ്കരിച്ചുകൊൾകയോ" എന്നു തോന്നുവാൻ അറിവും ഇല്ല
൨൦ ബുദ്ധിയും ഇല്ല. ഭസ്മസക്തനായാൽ സ്വദേഹിയെ ഉദ്ധരിപ്പാനും "എ
ൻേറ വലങ്കൈയിൽ ഒരു വ്യാജം ഇല്ലയോ" എന്നു പറവാനും തോന്നാ
തവണ്ണം മയങ്ങിപ്പോയ ഹൃദയം അവനെ തെററിച്ചിട്ടുണ്ടു.
൨൧ യാക്കോബേ ഇവ ഓൎക്കുക! ഇസ്രയേലേ നീ എൻേറ ദാസനല്ലോ:
ഞാൻ നിന്നെ നിൎമ്മിച്ചു എനിക്കു നീ ദാസൻ തന്നേ, എന്നോടു നീ മറ
൨൨ ക്കപ്പെടുകയും ഇല്ല. മുകിൽ പോലേ നിൻേറ ദ്രോഹങ്ങളെയും മേഘം
പോലേ നിൻ പാപങ്ങളെയും ഞാൻ മാച്ചുകളഞ്ഞു, എൻേറ അടുക്കേ മ
൨൩ ടങ്ങി വാ! ഞാൻ നിന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നു. വാനങ്ങളേ ആൎപ്പിൻ! യ
ഹോവ ചെയ്തുവല്ലോ. ഭൂമിയുടേ ആഴങ്ങളേ ഘോഷിപ്പിൻ, മലകളും
കാടും സകലവൃക്ഷവും ആയുള്ളോവേ പൊട്ടി ആൎപ്പിൻ! യഹോവ ആ
കട്ടേ യാക്കോബെ വീണ്ടെടുത്തതും ഇസ്രയേലിൽ തനിക്കു ഘനം വരു
ത്തുന്നതും ഉണ്ടു.

൪൫. അദ്ധ്യായം.

(൪൪, ൨൪) യഹോവ കുരുസ്സിനെ യരുശലേമിന്നു രക്ഷിതാവാക്കി (൧) അനുഗ്ര
ഹിച്ച് അനുസരിപ്പിച്ചു (൯) അല്പവിശ്വാസികളെ ശാസിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്ക
യാൽ (൧൫) പ്രവാചകൻ സ്തുതിച്ചു (൧൮) യഹോവെക്കു സകലജാതികളിലും
വിശ്വാസജയം വരുന്നത് അറിയിക്കുന്നു.

൪൪, ൨൪ നിന്നെ ഉദരം മുതൽ നിൎമ്മിക്കുന്ന യഹോവ എന്ന നിൻേറ വീ
ണ്ടെടുപ്പുകാരൻ പറയുന്നിതു: ഞാനേ യഹോവ സൎവ്വം ഉണ്ടാക്കി തനി
൨൫ ച്ചു വാനങ്ങളെ വിരിച്ചു ആരും കൂടാതേ ഭൂമിയെ പരത്തി, വ്യാജക്കാ
രുടേ അടയാളങ്ങളെ പൊട്ടിച്ചു ലക്ഷണക്കാരെ ഭ്രാന്തരാക്കി ജ്ഞാനിക

൨൬ ളെ മടക്കി അവരുടേ വിദ്യയെ പേയാക്കി, സ്വദാസന്റേ വചന
ത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി തൻ ദൂതരുടേ നിരൂപണത്തെ നിവൃത്തിച്ചു, യരു
ശലേമെക്കൊണ്ടു: "അതു കുടിയിരിപ്പാകും" എന്നും യഹൂദനഗരങ്ങൾക്കു
"ഇവ പണിചെയ്യപ്പെടും അതിലേ ഇടിവുകളെ ഞാൻ കെട്ടിത്തീൎക്കും"
൨൭ എന്നും പറഞ്ഞു, സാഗരത്തോടു "ഉണങ്ങിപ്പോ നിന്റേ ഓളങ്ങളെ
൨൮ ഞാൻ വററിക്കും" എന്നു പറഞ്ഞും, കൊരുസ്സോടു: "എന്റേ ഇടയനേ!
എൻ ഹിതം ഒക്കയും ഇവൻ നിവൃത്തിക്കും" എന്നും, യരുശലേമിനോടു
"അതിൻ പണി തീരുക" എന്നും മന്ദിരത്തോടു "അടിസ്ഥാനം ഇടപ്പെ
ടുക" എന്നും പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നവൻ തന്നേ.
൪൫, ൧ തന്റേ അഭിഷിക്തനായ കൊരുസ്സിനോടു യഹോവ പറയുന്നിതു: ഇ
വന്റേ വലങ്കൈ ഞാൻ പിടിച്ചതു ജാതികളെ അവന്റേ മുമ്പിൽ കമി
ഴ്ത്തുവാനും രാജാക്കളുടേ അരകളെ അഴിപ്പാനും, കതകുകളെ അവന്മു
൨ മ്പിൽ തുറന്നു പടിവാതില്കളെ അടെക്കാതാക്കുവാനും തന്നേ. നിന്റേ
മുമ്പാകേ ഞാൻ ചെന്നു മേടുകളെ നിരത്തി, ചെമ്പുവാതില്കളെ കുത്തി
൩ പ്പൊളിച്ചു ഇരിമ്പുതഴുതുകളെ പൊട്ടിച്ചു, ഇരിട്ടിലേ നിധികളെയും മറ
യത്തേ നിക്ഷേപങ്ങളെയും നിണക്കു തരുന്നതു, നിന്നേ പേർ ചൊ
ല്ലി വിളിച്ചൊരു ഞാൻ ഇസ്രയേൽ ദൈവമായ യഹോവ തന്നേ എന്നു
൪ നീ അറിയേണ്ടതിന്നത്രേ. എൻ ദാസനായ യാക്കോബും ഞാൻ തെരി
ഞ്ഞെടുത്ത ഇസ്രയേലും നിമിത്തമായി ഞാൻ നിന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളി
൫ ച്ചും നീ എന്നെ അറിയാഞ്ഞപ്പോൾ ലാളിച്ചുംകൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ മററാ
രും ഇല്ലാതേ യഹോവ തന്നേ ആകുന്നു; ഞാനന്യേ ഒരു ദൈവവും ഇ
൬ ല്ല. നീ എന്നെ അറിയാഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ അര കെട്ടിച്ചു, ഞാ
നല്ലാതേ ഒരുത്തരും ഇല്ല, ഞാൻ മററാരും ഇല്ലാതേ യഹോവ തന്നേ;
൭ പ്രകാശത്തെ നിൎമ്മിച്ചും അന്ധകാരം സൃഷ്ടിച്ചും, സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി
തിന്മ വരുത്തിക്കൊണ്ടും ഇരിക്കുന്ന യഹോവയായ ഞാൻ ഇവ ഒക്കയും
ചെയ്യുന്നു എന്നു സൂൎയ്യോദയത്തിലും അസ്തമാനത്തിലും നിന്നുള്ളവർ അറി
൮ യേണ്ടതിന്നത്രേ. വാനങ്ങളേ മീത്തൽനിന്നു പൊഴിപ്പിൻ, ഇളമുകില്
കളേ നീതിയെ തൂകുവിൻ! ഭൂമി തുറന്നു രക്ഷാഫലം കായ്ക്കുക, നീതിയെ
ഒന്നിച്ചു മുളെപ്പിക്ക! യഹോവയായ ഞാൻ അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചു.
൯ അയ്യോ തന്നെ നിൎമ്മിച്ചവനോടു വ്യവഹരിക്കുന്നവൻ! അതാ ഭൂമിയി
ലേ ഓടുകളിൽ ഓർ ഓടല്ലോ? കുശവനോടു "നീ എന്തുണ്ടാക്കുന്നു"? എ
ന്നു മണ്ണും, "അവനു കൈകൾ ഇല്ല" എന്നു നിന്റേ ക്രിയയും പറയുമോ?

൧൦ അയ്യോ അപ്പനോടു "നീ എന്തു ജനിപ്പിക്കുന്നു?" എന്നും സ്ത്രീയോടു "നീ
൧൧ പ്രസവിക്കുന്നത് എന്ത്" എന്നും പറയുന്നവനേ!.— ഇസ്രയേലിൽ
വിശുദ്ധനായി അവന്റേ നിൎമ്മാതാവായ യഹോവ പറയുന്നിതു: വരു
ന്നവകൊണ്ട് എന്നോടു ചോദിപ്പിൻ! എന്റേ മക്കളെയും എൻ കൈക
൧൨ ളുടേ പ്രവൃത്തിയെയും എന്നെ ഏല്പിപ്പിൻ! ഞാനേ ഭൂമിയെ ഉണ്ടാക്കി
മനുഷ്യനെ അതിന്മേൽ സൃഷ്ടിച്ചു, ഈ എന്റേ കൈകൾ തന്നേ വാനങ്ങ
ളെ വിരിച്ചു അവറ്റിലേ സകലസൈന്യത്തെയും ഞാൻ കല്പിക്കയും
൧൩ ചെയ്തു. നീതിയിൽ ഞാനേ അവനെ ഉണൎത്തി അവന്റേ എല്ലാ വഴി
കളെയും ഞാൻ നിരത്തും, അവൻ എന്റേ നഗരത്തെ പണിയിച്ചു എ
ന്റേ പ്രവാസികളെ വിട്ടയച്ചു കൊടുക്കും, വിലെക്കുമല്ല കാഴ്ചെക്കും അ
൧൪ ല്ല എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നു. യഹോവ പറയുന്നിതു:
മിസ്രയുടേ അദ്ധ്വാനഫലവും കൂശ് സബാ എന്ന നിടിയവരുടേ വ്യാപാ
രലാഭവും നിങ്കലേക്കു കടന്നു നിണക്കു സ്വന്തമാകും; അവർ നിന്റേ പി
ന്നാലേ ചെന്നു തളകൾ പൂണ്ടും വന്നു നിന്നെ നമസ്കരിച്ചു "നിന്നിലേ
ദേവനുള്ളൂ മറ്റില്ല, അന്യേ ദൈവം നാസ്തി" എന്നു നിന്നോടു യാചിക്ക
യും ചെയ്യും.
൧൫ അതേ നീ മറഞ്ഞുകൊള്ളുന്ന ദേവൻ, ഇസ്രയേലിന്റേ ദൈവമായ ര
൧൬ ക്ഷിതാവേ! എല്ലാവരും നാണിച്ചും ലജ്ജിച്ചും മൂൎത്തികളുടേ പണിക്കാർ
൧൭ ഒന്നിച്ചു നിന്ദയിൽ ഉഴന്നു പോകും. ഇസ്രയേലോ യഹോവയാൽ നി
ത്യരക്ഷകൊണ്ടു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടും; എന്നെന്നേക്കും നിങ്ങൾ നാണിച്ചു ല
ജ്ജിച്ചുപോക ഇല്ല.
൧൮ എങ്ങനേ എന്നാൽ വാനങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച യഹോവ (അവനേ ദൈ
വം) ഭൂമിയെ നിൎമ്മിച്ചുണ്ടാക്കി തീൎത്തവൻ (അവൻ പാഴിലല്ല അതിനെ
സൃഷ്ടിച്ചു കുടിയിരിപ്പിന്നത്രേ നിൎമ്മിച്ചതു) ആയവൻ ചൊല്ലുന്നിതു: മറ്റാ
൧൯ രില്ലാതേ ഞാനേ യഹോവ! ഞാൻ ഭൂമിയുടേ ഇരുളിടത്തു മറയിലല്ല
ഉരിയാടിയതു, "പാഴിൽ എന്നെ അന്വേഷിപ്പിൻ" എന്നു യാക്കോബ്
സന്തതിയോടല്ല ചൊല്ലിയതു; യഹോവയായ ഞാൻ നീതി ഉരെച്ചു നേരു
൨൦ കളെ കഥിക്കുന്നവൻ. ജാതികളിൽനിന്നു മിഞ്ചിപ്പോയവരേ! കൂടിവ
ന്ന് ഒന്നിച്ച് അടുക്കേ ചേരുവിൻ! തങ്ങൾ കൊത്തിയ മരം ചുമന്നും ര
ക്ഷിക്കാത്ത ദേവനോടു യാചിച്ചും പോകുന്നവർ അറിയാത്തവരത്രേ.
൨൧ അറിയിച്ചു ബോധിപ്പിപ്പിൻ, ഒന്നിച്ചു മന്ത്രിച്ചുംകൊൾവൂതാക: പണ്ടേ
ഇവ കേൾപ്പിച്ചതും ആദിയിൽ കഥിച്ചതും ആർ? യഹോവയായ ഞാന

ല്ലേ? ഞാൻ ഒഴികേ ദൈവവും ഇല്ല, നീതിയും രക്ഷയും ഉള്ള ദേവൻ
൨൨ എനിക്കു പുറമേ ഇല്ല. ഭൂമിയുടേ അററങ്ങൾ എല്ലാമേ! എങ്കലേക്കു നോ
൨൩ ക്കി രക്ഷപ്പെടുവിൻ! ഞാനല്ലോ ദേവൻ മററാരില്ല. എന്നാണ ഞാൻ
സത്യം ചെയ്തു, എൻേറ വായിൽനിന്നു നീതിയും മടങ്ങാത്ത വാക്കും പുറ
പ്പെടുന്നിതു: എല്ലാ മുഴങ്കാലും എനിക്കു മടങ്ങുകയും എല്ലാ നാവും ആണ
൨൪ യിടുകയും ആം. യഹോവയിൽ മാത്രമേ നീതികളും ശക്തിയും ഉള്ളു
എന്ന് എന്നെക്കൊണ്ടു പറയൽ ഉണ്ടു, അവങ്കലേക്കു ചെല്ലും, അവനോടു
൨൫ കോപിച്ചവർ ഒക്കയും നാണിക്കും. ഇസ്രയേൽസന്തതി അശേഷവും
യഹോവയിൽ നീതി ലഭിച്ചു പ്രശംസിച്ചുകൊള്ളും.

൪൬. അദ്ധ്യായം.

ബാബേലിലേ വിഗ്രഹങ്ങൾ പ്രവസിക്കേണ്ടിവരികയാൽ (൩) ഇസ്രയേൽ തന്നെ താങ്ങുന്ന പിതാവും അനുഭവദൈവവും ആയവനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു (൮) പാസിരാജാവെ നിയോഗിച്ച ദിവ്യാലോചനയിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടതു.

൧ **ബേ**ൽ ചാഞ്ഞു നബോ കുനിഞ്ഞു, അവരുടേ വിഗ്രഹങ്ങൾ നാല്ക്കാലി
ക്കും മൃഗത്തിന്നും പുറത്തായി, നിങ്ങൾ മുമ്പേ ചുമന്നിട്ടുള്ളവ കെട്ടിച്ചേറി
൨ തളൎന്ന മൃഗത്തിന്നു ഭാരമായ്പ്പോകുന്നു. അവർ ഒക്കത്തക്ക ചാഞ്ഞു കുനി
ഞ്ഞു, ചുമട് ഒഴിപ്പാൻ കഴിയാതേ തങ്ങളും പ്രവസിച്ചു പോകുന്നു.
൩ ഉദരം മുതൽ ഞാൻ ചുമന്നു ഗൎഭം മുതൽ വഹിച്ചുകൊള്ളുന്ന യാക്കോബ്
ഗൃഹവും ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിൽ ശേഷിപ്പും ആയുള്ള സൎവ്വരും എന്നെ
൪ കേട്ടുകൊൾവിൻ! വാൎദ്ധക്യത്തോളവും ഞാൻ അവൻ താൻ നര വരേ
യും (നിങ്ങളെ) ചുമക്കും; ഞാൻ (അങ്ങനേ) ചെയ്തു ഞാൻ വഹിക്കയും
൫ ഞാൻ ചുമക്കയും വിടുവിക്കയും ആം. പിന്നേ ആരോടു നിങ്ങൾ എ
ന്നെ ഉപമിച്ചു ഒപ്പിക്കയും തുല്യത തോന്നുവാൻ സമമാക്കയും ചെയ്യും?
൬ മടിശ്ശീലയിൽനിന്നു പൊൻ തൂവി വെള്ളിയെ കോൽകൊണ്ടു തൂക്കി ത
ട്ടാനെ അതിനെ ദേവനാക്കുവാൻ കൂലിക്കു കൊണ്ടിട്ടു നമസ്കരിച്ചു വണ
൭ ങ്ങുന്നവർ. ചുമലിൽ എടുത്ത് അതിനെ ചുമന്നുകൊണ്ടു സ്വസ്ഥലത്തിൽ
നില്പാന്തക്കവണ്ണം ഇറക്കുന്നു. അതും നില്ക്കും അവിടത്തുനിന്നു മാറുക
ഇല്ല. പിന്നേ അതിനോടു നിലവിളിച്ചാൽ ഉത്തരം പറവാറും ആരെ
സങ്കടത്തിൽനിന്നു രക്ഷിപ്പാറും ഇല്ല.
൮ ഇവ ഓൎത്ത് സ്ഥിരം ആകുവിൻ ദ്രോഹികളേ ഇതിന്നു മനസ്സു വെ
൯ പ്പിൻ! അനന്യനായ ഞാൻ ദേവൻ എന്നും തുല്യൻ ആരും ഇല്ലാത്ത

൧൦ ദേവത എന്നും സദാ പുരാതനങ്ങളെ ഓൎത്തുകൊൾവിൻ! (ഞാനേ) ആ
ദിമുതൽ അന്ത്യത്തെയും സംഭവിച്ചില്ലാത്തതു പൂൎവ്വകാലംമുതൽകൊണ്ടും
അറിയിക്കയും, "എൻ മന്ത്രണം നില്ക്കും എന്നിഷ്ടം ഒക്കയും ഞാൻ ന
൧൧ ടത്തും" എന്നു ചൊല്കയും, കിഴക്കുനിന്ന് ഒരു കഴുകിനെയും ദൂരദി
ക്കിൽനിന്ന് എൻ ആലോചനയുടേ ആളിനെയും വിളിക്കയും ചെയ്യു
ന്നവൻ. ഞാൻ ഉരിയാടി ആയതും വരുത്തും, ഞാൻ നിൎമ്മിച്ചതിനെയും ന
൧൨ ടത്തും. നീതിയോട് അകന്നുപോയ മനമിടുക്കന്മാരേ എന്നെ കേട്ടു
൧൩ കൊൾവിൻ! എൻ നീതിയെ ഞാൻ അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു. അതു ദൂരേ അല്ല
എന്റേ രക്ഷ താമസിക്കയും ഇല്ല; ഞാൻ ചിയ്യോനിൽ രക്ഷയും ഇസ്ര
യേലിന്ന് എന്റേ അഴകിനെയും നല്കും.

൪൭. അദ്ധ്യായം.

ബാബേലിന്റേ വീഴ്ച (൫) ഡംഭാധിക്യത്തിന്റേ പ്രതിഫലമായി (൮) ഒരു
നാളും മാറാത്തതും (൧൨) ഏതു വൈദ്യത്താലും ശമിക്കാത്തതുമത്രേ.

൧ ബാബേൽപുത്രിയായ കന്യേ കിഴിഞ്ഞു പൊടിയിൽ ഇരിക്ക! കല്ദയ
മകളേ ആസനം ഒഴികേ നിലത്തിരിക്ക! ഓമനയായ തനപംഗി എന്ന്
൨ ഇനി നിന്നെ വിളിപ്പാറില്ല പോൽ. തിരികല്ലു പിടിച്ചു മാവരെക്ക,
എടീ മൂടുപടം എടുത്തു ഉടവാൽ പൊന്തിച്ചു മുങ്കാൽ തോന്നിച്ചു പുഴകളെ
൩ കടന്നുകൊൾക! നിന്റേ നഗ്നത വെളിപ്പെടും നിൻ നാണിടം
കാണാകും ഓരാളെയും ആദരിയാതേ, ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യും.
൪ ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുപ്പവൻ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്ന പേർകൊ
ണ്ട ഇസ്രയേലിലേ വിശുദ്ധൻ തന്നേ.
൫ ഹേ കല്ദയപുത്രി നിന്നെ ഇനി രാജ്യങ്ങളുടേ തമ്പ്രാട്ടി എന്നു വിളി
൬ പ്പാറില്ലായ്കയാൽ ഇരിട്ടിൽ ചെന്നു മിണ്ടാതേ കുത്തിരിക്ക! എൻ ജന
ത്തോടു ഞാൻ ക്രുദ്ധിച്ചു എൻ അവകാശത്തെ തീണ്ടിച്ചു നിങ്കെയിൽ
തന്നു വിട്ടു, അവരിൽ നീ കനിവു വെക്കാതേ കിഴവന്റേ മേൽ നിൻ
൭ നുകത്തെ അത്യന്തം കനപ്പിച്ചു; "ഞാൻ എന്നും തമ്പ്രാട്ടിയായി വാഴും"
എന്നു ചൊല്ലി, ഇവററിന്നു മനസ്സു വെക്കാതേ ഒടുക്കത്തെ വിചാരിയാ
൮ തേ പോയി. ഇപ്പോഴോ (കേൾ) "അനന്യയായി ഞാനേ ഉള്ളു, വി
ധവയായിരാതേ അപുത്രത്വം അറികയില്ല" എന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടു ചൊല്ലി
൯ നിൎഭയത്തോടേ വസിക്കുന്ന സൈ്വരിണിയേ ഇവ കേൾക്ക! പുത്രനാ

ശം വൈധവ്യം ഇവ രണ്ടും ഒരു നാൾ തന്നേ പെട്ടന്നു നിണക്കു വരും;
നിൻേറ ആഭിചാരങ്ങൾ പെരുകിയാലും മന്ത്രവാദങ്ങൾ ഏററം പ്രബ
൧൦ ലിച്ചാലും അവ തിങ്ങ വിങ്ങ നിന്മേൽ വരും. നിൻേറ ദുഷ്ടതയിൽ
തേറി "എന്നെ ആരും കാണാ" എന്നു നീ പറഞ്ഞു; "അനന്യയായി ഞാ
നേ ഉള്ളു" എന്ന് ഉള്ളുകൊണ്ടു ചൊല്ലുവോളം നിൻേറ ജ്ഞാനവും വിദ്യ
൧൧ യും നിന്നെ തെററിച്ചുകളഞ്ഞു. മന്ത്രവാദത്താൽ ഒഴിക്കാത്തൊരു ദോഷം
നിന്മേൽ വരും, പരിഹരിക്കരുതാത്ത ആപത്തും നിന്മേൽ വീഴും, നീ
അറിയാത്തോർ ഇടിവു പൊട്ടക്കനേ നിന്നിൽ തട്ടും.
൧൨ ചെറിയന്നേ നീ ശീലിച്ചു ബാധിച്ച മന്ത്രവാദങ്ങളോടും പെരുത്ത ആ
ഭിചാരങ്ങളോടും ഇന്നി നിന്നുകൊൾക! പക്ഷേ ഫലിപ്പാൻ മതിയാകും,
൧൩ പക്ഷേ മിരട്ടി കൂടും. മന്ത്രണങ്ങളുടേ ബാഹുല്യം ഹേതുവായി നീ മട്ട
ത്തിരുന്നാൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി വാവുതോറും നിന്മേൽ വരുന്നവ
ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്ന രാശിചക്രവിഭാഗികൾ (ജ്യോതിഷ്കാരികൾ) നിന്നുകൊ
൧൪ ണ്ടു നിന്നെ രക്ഷിക്കാക! അതാ അവർ താളടിക്ക് ഒത്തു തീക്കിരയായി,
ജ്വാലയുടേ ഊക്കിൽനിന്നു പ്രാണനെ രക്ഷിക്ക ഇല്ല. ഇതു കളിർ കാ
൧൫ യുന്ന കനലും അരികേ ഇരിപ്പാന്തക്ക അടുപ്പും അല്ലല്ലോ. ചെറിയന്നേ
നീ പെരുമാറി അദ്ധ്വാനിച്ചു മെരുങ്ങിയവർ നിണക്ക് ഇങ്ങനേ ആയി,
താന്താൻേറ നടെക്കു ഉഴന്നലയുന്നു; നിന്നെ രക്ഷിപ്പവൻ ഇല്ല.

൪൮. അദ്ധ്യായം.

വലിയ നാമങ്ങളിൽ അല്ല (൩) പ്രവാദസത്യത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു (൬) ത
ൻേറ അജ്ഞാനവും (൯) ദൈവത്തിൻ ക്ഷാന്തിയെയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു
(൧൨) കരുസ്സിനെ ചൊല്ലിത്തന്നതു താഴ്മയായി അംഗീകരിച്ചു (൧൬) പ്രവാചക
നിലും ദേവദാസനിലും തേറിക്കൊണ്ടു യഹോവയോട് ഇണക്കം തേടേണം.

൧ യാക്കോബ് ഗൃഹമേ ഇതിനെ കേൾപ്പിൻ! ഇസ്രയേൽനാമത്താൽ പേർ
കൊണ്ട് യഹൂദാജലത്തിൽനിന്നു ഉത്ഭവിച്ചും യഹോവാനാമത്തെ ആണ
യിട്ടും നേരുണ്മയിൽ അല്ല എന്നാലും ഇസ്രയേൽദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചും
൨ പോരുന്നവരേ! വിശുദ്ധനഗരക്കാർ എന്നു തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടു
സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്നുള്ള ഇസ്രയേൽദൈവത്തിൽ ഊന്നി
നില്പവരല്ലോ.
൩ മുമ്പിലേവ ഞാൻ പണ്ടു കഥിച്ചു എൻേറ വായിൽനിന്ന് അവ പുറ
പ്പെട്ടു; ഞാനും കേൾപ്പിച്ചു, പൊടുന്നനവേ ചെയ്തു അവ വരികയും ആ

൪ യി. നീ കഠിനൻ എന്നും നിൻ കഴുത്ത് ഇരിമ്പുഞരമ്പും നെററി ചെ
൫ മ്പും എന്നും ഞാൻ അറികയാൽ, പണ്ടു നിന്നോടു കഥിച്ചു സംഭവിക്കു
മ്മുമ്പേ കേൾപ്പിച്ചതു "എന്റെ വിഗ്രഹം ഇവ ചെയ്തു, എൻ ബിംബവും
൬ പ്രതിമയും ഇവ കല്പിച്ചു" എന്നു നീ പറയാതിരിപ്പാൻ തന്നേ.— നീ കേട്ടു
വല്ലോ, ഇതാ എല്ലാം കണ്ടുകൊൾക! നിങ്ങൾ ഏററുപറകയില്ലയോ?
ഇന്നുമുതൽ പുതിയവയും നീ അറിയാതെ സംഗ്രഹിച്ചിട്ടവയും നിന്നെ
൭ കേൾപ്പിക്കും. അവ പണ്ടല്ല ഇപ്പോഴത്രേ പടെക്കപ്പെട്ടു, നിങ്ങൾ
കേൾക്കുന്ന നാൾക്കു മുമ്പേ തന്നേ "ഞാനിതാ അറിഞ്ഞു" എന്നു നീ പറ
൮ യാതിരിപ്പാൻ അത്രേ. നീ കേട്ടിട്ടും ഇല്ല അറിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല നിൻ ചെവി അ
ന്നു തുറന്നിട്ടും ഇല്ല, നീ വിശ്വാസവഞ്ചകൻ എന്നു ഞാനറിഞ്ഞുവല്ലോ,
ഉദരംമുതൽ നിന്നെ ദ്രോഹി എന്നു വിളിപ്പാറുണ്ടല്ലോ.
൯ എന്റെ നാമം നിമിത്തമത്രേ ഞാൻ ദീൎഘക്ഷാന്തിയുള്ളവനാകുന്നു, നി
ന്നെ മുടിക്കാതവണ്ണം എൻ കീൎത്തി നിമിത്തം മനസ്സടക്കയും ചെയ്യുന്നു.
൧൦ കണ്ടാലും ഞാൻ നിന്നെ പുടംവെച്ചതു വെള്ളി ഉരുക്കുന്ന വിധത്തിലല്ല,
൧൧ ദീനതച്ചൂളയിൽ നിന്നെ ശോധന ചെയ്തു. എൻ നിമിത്തം എൻ നി
മിത്തം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു; (എൻ നാമം എങ്ങനേ തീണ്ടിച്ചുപോരുന്നുവ
ല്ലോ) അന്യനു എൻ തേജസ്സ് കൊടുക്കയും ഇല്ല.
൧൨ യാക്കോബേ എൻ വിളിക്കാരനായ ഇസ്രയേലേ എന്നെ കേൾക്ക!
ഞാൻ അവൻ താൻ (൫ മോ. ൩൨, ൩൯) ആദ്യനും അന്ത്യനും ആയവൻ
൧൩ ഞാനേ. എൻ കൈ ഭൂമിയെ അടിസ്ഥാനമിട്ടു വലങ്കൈ വാനങ്ങളെ
൧൪ വിരിച്ചു, അവ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഒക്കത്തക്ക നില്ക്കുന്നു. എല്ലാവരും കൂ
ടി ചേൎന്നു കേൾപ്പിൻ: ആ ദേവകളിൽ ആർ ഇവ കഥിച്ചു? യഹോവ
സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ബാബേലിലും അവന്റെ ഭുജം കല്ദയരിലും തന്നിഷ്ട
൧൫ ത്തെ നടത്തും. ഞാൻ ഞാനേ ഉരിയാടി അവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടു വ
൧൬ ന്നിട്ട് അവന്റെ വഴി സാധിക്കും.— എന്നോടടുത്തു കേൾപ്പിൻ! ആ
രംഭം മുതൽ ഞാൻ മറയത്തു ചൊല്ലുന്നവനല്ല, അതുണ്ടായന്നു മുതൽ ഞാൻ
അവിടേ ആയി. ഇപ്പോഴോ (യഹോവാദാസൻ പറയുന്നു:) യഹോവ
യായ കൎത്താവ് എന്നെയും തന്റെ ആത്മാവിനെയും അയക്കുന്നു.
൧൭ ഇസ്രയേലിലേ വിശുദ്ധനായി നിന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന യഹോവ പറ
യുന്നിതു: പ്രയോജനത്തിന്നായി നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചു നീ ചെല്ലേണ്ടുന്ന
൧൮ വഴിയിൽ നടത്തുന്ന യഹോവയായ ഞാൻ നിന്റെ ദൈവം. ഹാ എൻ
കല്പനകളെ നീ കുറിക്കൊണ്ടു എങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. എന്നാൽ നദി

പോലേ നിൻ്റെ സമാധാനവും അലകടൽ പോലേ നിൻ നീതിയും നി
൧൯ റഞ്ഞേനേ; മണലിനു നിൻ്റെ സന്തതിയും അതിൻ മണികൾക്കു നി
ൻ്റെ ആന്ത്രപ്രജയും ഒത്തേനേ. അതിൻ നാമമോ എൻ്റെ മുമ്പിൽ അ
റുകയും ഇല്ല ഒടുങ്ങുകയും ഇല്ല.
൨൦ ബാബേൽനിന്നു പുറപ്പെടുവിൻ കല്ദയരെ വിട്ട് ആൎത്തുംകൊണ്ടു
പാഞ്ഞിൻ! എന്നതു പ്രകടിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു ഭൂമിയുടേ അററം വരേ പര
൨൧ ത്തുവിൻ! "യഹോവ സ്വദാസനായ യാക്കോബെ വീണ്ടെടുത്തു, അവ
രെ നടത്തുന്ന പാഴിടങ്ങളിൽ അവർ ദാഹിച്ചില്ല അവൻ പാറയിൽ
നിന്ന് അവക്കു വെള്ളം പൊഴിക്കയും പാറയെ പിളൎന്നു ജലം ചാടുമാറാ
ക്കയും ചെയ്തു" എന്നു പറവിൻ! ദുഷ്ടന്മാൎക്കു സമാധാനം ഇല്ല എന്നു യ
ഹോവ പറയുന്നു.

II. ദിവ്യാലോചനയെ നടത്തുന്ന യഹോവാദാസൻ അത്യന്തം താഴ്ച അനുഭവിച്ചിട്ടു വേണം ജയം കൊൾവാൻ. (അ. ൪൯—൫൭.)

൪൯. അദ്ധ്യായം.

ഇസ്രയേലിൻ്റെ സാരാംശമായ യഹോവാദാസൻ (൫) സൎവ്വജാതികൾക്കും വെളിച്ചം വരുത്തേണ്ടുകയാൽ (൮) പ്രവാസത്തിൽനിന്ന് അതിശയമുള്ള പുറപ്പാടും (൧൪) ചിയ്യോനു പുതിയ തേജസ്സും (൨൨) ജാതികളിൽനിന്നു ശുശ്രൂഷാസഹായവും സാധിക്കും.

൧ ദ്വീപുകളേ എന്നെ കേട്ടു, ദൂരവംശങ്ങളേ കുറിക്കൊൾവിൻ! യഹോവ
എന്നെ ഉദരത്തിൽനിന്നു വിളിച്ചു അമ്മയുടേ ഗൎഭംമുതൽ എൻ നാമത്തെ
൨ ഓൎപ്പിച്ചു, എൻ്റെ വായിനെ കൂൎത്ത വാൾ പോലേ ആക്കി തൻ കൈ
നിഴലിൽ എന്നെ പൊത്തി എന്നെ മിനുക്കിയ അമ്പാക്കി തൻ പൂണിയിൽ
൩ മറെച്ചിട്ടു, "നീ എൻ ദാസൻ ഞാൻ എനിക്കു ഘനം വരുത്തുവാനുള്ള
൪ ഇസ്രയേൽ തന്നേ" എന്ന് എന്നോടു പറകയും ചെയ്തു. ഞാനോ പറ
ഞ്ഞു: "വൃഥാ ഞാൻ അദ്ധ്വാനിച്ചു മായെക്കും പാഴിലും എൻ്റെ ഊക്കി
നെ മുടിച്ചുകളഞ്ഞു. എന്നിട്ടും എൻ്റെ ന്യായം യഹോവയോടും എൻ കൂ
ലി എൻ്റെ ദൈവത്തോടും ആകുന്നു."
൫ ഇപ്പോഴോ യാക്കോബെ തങ്കലേക്കു മടക്കി ഇസ്രയേലെ ചേൎത്തു
കൊൾവാനായി എന്നെ ഗൎഭംമുതൽ തനിക്കു ദാസനാക്കി നിൎമ്മിച്ച യ
ഹോവ പറയുന്നു. (യഹോവക്കണ്ണുകളിൽ ഞാൻ തേജസ്സുള്ളവനും എൻ

൬ ദൈവം എന്റെ ശക്തിയും ആയ്പുന്നു). അവൻ പറഞ്ഞിതു: “നീ യാ
ക്കോബ് ഗോത്രങ്ങളെ നിവിൎത്തുവാനും ഇസ്രയേലിൽ കാക്കപ്പെട്ടവരെ
തിരികേ വരുത്തുവാനും എനിക്കു ദാസനായി നില്ക്കുന്നതു പോരാഞ്ഞിട്ടു
ഭൂമിയുടേ അററംവരേ എന്റെ രക്ഷ ആവാൻ നിന്നെ ജാതികൾ്ക്കുടേ വെ
൭ ളിച്ചമാക്കി തരുന്നു”. വിശ്വനിന്ദ്യൻ, കുലക്കാറ, വാഴുന്നോരേ അടി
യാൻ എന്നുള്ളവനോടു ഇസ്രയേലെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന വിശുദ്ധനായ യഹോ
വ പറയുന്നിതു: “രാജാക്കൾ (നിന്നെ) കണ്ടെഴുനീല്ക്കയും പ്രഭുക്കൾ (ക
ണ്ടു) നമസ്കരിക്കയും ചെയ്യും വിശ്വാസ്യനായ യഹോവാനിമിത്തവും ഇസ്ര
യേലിലേ വിശുദ്ധൻ നിന്നെ തെരിഞ്ഞെടുത്ത നിമിത്തവും തന്നേ.
൮ യഹോവ പറയുന്നിതു: പ്രസാദകാലത്തു ഞാൻ നിണക്ക് ഉത്തരം
തന്നു രക്ഷനാളിൽ നിന്നെ തുണെച്ചു, ദേശത്തെ നിവിൎത്തുവാനും പാഴാ
യ അവകാശങ്ങളെ പങ്കിടുവാനും നിന്നെ കാത്തു ജനത്തിന്റെ നിയമ
൯ മാക്കി വെക്കയും ചെയ്യുന്നു. കെട്ടുപെട്ടവരോടു പുറപ്പെടുവിൻ എന്നും
ഇരിട്ടത്തുള്ളവരോടു വെളിയാകുവിൻ എന്നും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു തന്നേ.
അവർ വഴികളിൽ മേയ്ക്കയും സകലപാഴ്ക്കുന്നുകളിലും മേച്ചൽ കാണ്കയും,
൰ വിശപ്പു താൻ ദാഹം താൻ ഇല്ലായ്കയും കാനലും വെയിലും തട്ടായ്കയും
ചെയ്യും; അവരെ കനിഞ്ഞവനല്ലോ അവരെ നടത്തി നീരുറവുകളിലേ
൰൧ ക്കു ചെല്ലിക്കും. എന്റെ മലകളെ എല്ലാം വഴിയാക്കും എൻ നിരത്തു
൰൨ കൾ ഉയരും, കണ്ടാലും ഇവർ ദൂരേനിന്നും ഇവർ വടക്കുനിന്നും പുറാ
൰൩ യിൽനിന്നും ഇവർ ചീനരാജ്യത്തുനിന്നും വരും. വാനങ്ങളേ ആൎപ്പിൻ,
ഭൂമിയേ മകിഴുക, മലകളേ പൊട്ടി ഘോഷിപ്പിൻ! യഹോവ സ്വജന
ത്തെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു തന്റെ എളിയവരെ കനിഞ്ഞുകൊള്ളുന്നുവല്ലോ.
൰൪ ചിയ്യോൻ എന്നവളോ “യഹോവ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൎത്താവു മറന്നു
൰൫ വിട്ടു” എന്നു പറഞ്ഞു. സ്ത്രീ മുലകുട്ടിയെ മറന്നു, പള്ള പെററ മകനെ
കനിയാതേ പോകയോ? ഇവർ കൂടേ മറന്നാലും നിന്നെ ഞാൻ മറക്ക
൰൬ യില്ല. ഇതാ എൻ ഉള്ളങ്കൈകളിൽ ഞാൻ നിന്നെ വരെച്ചു, നിന്റെ
൰൭ മതിലുകൾ ഇടവിടാതേ എന്റെ മുമ്പിൽ (നില്ക്കുന്നു). നിന്റെ മക്കൾ
ഉഴറിവരുന്നു, നിന്നെ സംഹരിച്ചു മുടിപ്പവർ നിന്നെ വിട്ടു പുറപ്പെടുന്നു.
൰൮ കണ്ണുകളെ ചുററും ഉയൎത്തി നോക്കുക: അവർ ഒക്കയും കൂടി നിങ്കലേക്കു
വരുന്നു. എൻ ജീവനാണ അവരെ ഒക്കയും നീ ഭൂഷണം പോലേ അ
൰൯ ണിഞ്ഞും പുതിയപെണ്ണിനു സമമായി പൂണും. ഇടിഞ്ഞും മുടിഞ്ഞും പാ
ഴായ്പ്പോയ നിന്റെ നാടു ഇപ്പോൾ കുടിയാൎക്കു ദേശം പോരാതാകും

൨൦ സത്യം, നിന്റേ സംഹാരികളോ അകലയായി. പുത്രനാശത്തിൻ കാ
ലത്തുള്ള മക്കൾ: "ഹോ സ്ഥലം എനിക്കു വിസ്താരം പോരാ ഞാൻ വസി
പ്പാൻ നീങ്ങിവാങ്ങുക" എന്ന് ഇനി നിന്റേ ചെവികൾ കേൾക്കേ പ
൨൧ റയും. എന്നാറേ നീ ഉള്ളംകൊണ്ടു പറയും: "ഇവരെ ആർ എനിക്ക്
ഉല്പാദിച്ചു? ഞാനോ അപുത്രയായ മച്ചിയും നാടു നീങ്ങി പ്രവസിച്ചവളും
അല്ലയോ, പിന്നേ ഇവരെ ആർ വളൎത്തി? ഞാൻ ഒററയായി മിഞ്ചി
ഇരുന്നു, അന്നു ഇവർ എവിടേ ആയി?"
൨൨ കൎത്താവായ യഹോവ പറയുന്നിതു: ഇതാ ഞാൻ ജാതികളെ നോക്കി
എൻ കൈ ഉയൎത്തി വംശങ്ങൾക്കു എൻ കൊടിയെ ഏററും, അപ്പോൾ
അവർ നിന്റേ മക്കളെ കൊടന്നയാക്കി കൊണ്ടുവരും, നിൻ മകളർ
൨൩ തോളിൽ എടുക്കപ്പെട്ടും. രാജാക്കന്മാർ നിന്നെ വളൎത്തുന്ന ഉപപിതാ
ക്കളും അവരുടേ തമ്പ്രാട്ടികൾ നിന്നെ പോററുന്ന ഉപമാതാക്കളും ആ
കും, നിലത്തു മുഖം ഇട്ടു നിന്നെ നമസ്കരിച്ചു നിൻ കാല്പോടിയെ നക്കും;
ഞാൻ യഹോവ എന്നും എന്നെ കാത്തുനില്പവർ നാണിക്കയില്ല എന്നും
൨൪ നീ അറികയും ചെയ്യും. "മല്ലനോടു കൊള്ള എടുക്കാമോ, നീതിമാൻ
൨൫ പ്രവാസത്തിൽനിന്നു വഴുതിപ്പോരാമോ?" ഉവ്വ എന്നു യഹോവ പറ
യുന്നു: മല്ലൻ പ്രവസിപ്പിച്ചതു പിടിച്ചുപറിക്കപ്പെട്ടും, പ്രൌഢന്റേ
കൊള്ള വഴുതിപ്പോരും; നിന്നോടു വഴക്കാടുന്നവനോടു ഞാൻ വഴക്കുട
൨൬ ക്കുകയും നിൻ മക്കളെ ഞാൻ രക്ഷിക്കയും ചെയ്യും. നിന്നെ മുട്ടിക്കുന്ന
വരെ ഞാൻ സ്വന്തമാംസം തീററും, അവർ കള്ളുകണക്കേ സ്വരക്തം
കൊണ്ടു മത്തരാകും, നിന്റേ രക്ഷിതാവും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും യാക്കോ
ബിലേ ശൂരനും ആയ ഞാൻ യഹോവ എന്നു സകലജഡം അറികയും
ചെയ്യും.

൫൦. അദ്ധ്യായം.

കൎത്താവു നീക്കീട്ടല്ല യരുശലേം നശിച്ചതു (൪) ഇനി ക്ഷാന്തിയാലേ യ
ഹോവാദാസൻ ജയംകൊണ്ടു (൧൦) ചെവി കേൾക്കുന്നവരെ മാത്രം വെളിച്ച
ത്തേക്കു നടത്തും.

൧ യഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: നിങ്ങളുടേ അമ്മയെ ഞാൻ പിരിച്ചു
കളഞ്ഞ ഉപേക്ഷണച്ചീട്ട് എവിടേ? അല്ല എന്റേ കടക്കാരിൽ ആൎക്കു
ഞാൻ നിങ്ങളെ വിററു? ഇതാ നിങ്ങളേ ദോഷങ്ങൾ നിമിത്തം നിങ്ങൾ
വില്ക്കപ്പെട്ടു, നിങ്ങളേ ദ്രോഹങ്ങൾ നിമിത്തം അമ്മ പിരിഞ്ഞുപോയി.

൨ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ആൾ ഇല്ലായ്കയും, വിളിച്ചപ്പോൾ ഉത്തരം മിണ്ടുന്ന
വൻ കാണായ്കയും എന്തിട്ടു? പക്ഷേ വിടുവിപ്പാൻ എൻ കൈക്കു നീളം
പോരാ, ഉദ്ധരിപ്പാൻ എന്നിൽ ഊക്കില്ല എന്നുവെച്ചോ? ഇതാ എൻ ശാ
സനകൊണ്ടു കടലെ വററിച്ചു പുഴകളെ മരുവാക്കീട്ടു അതിലേ മീൻ വെ
൩ ള്ളമില്ലായ്കയാൽ നാറി ദാഹംകൊണ്ടു ചാകുമാറാക്കുന്നു. വാനങ്ങളെ
കാർ ഉടുപ്പിക്കയും അവററിന്നു ചാക്കു മൂടിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
൪ ചടപ്പുള്ളവനെ വാക്കുകൊണ്ടു താങ്ങുവാൻ അറിയേണ്ടതിന്നു കൎത്താ
വായ യഹോവ എനിക്ക് അഭ്യാസികളുടേ നാവു തന്നേച്ചു; പുലരേ പു
ലരേ അവൻ ഉണൎത്തും, ശിഷ്യരെ പോലേ കേൾപ്പാൻ എനിക്കു ചെവി
൫ ഉണൎത്തും. കൎത്താവായ യഹോവ എനിക്കു ചെവി തുറന്നു, ഞാൻ മറു
൬ ത്തതും ഇല്ല പിൻവാങ്ങിയതും ഇല്ല. അടിക്കുന്നവൎക്ക് എൻ പുറവും പ
റിക്കുന്നവൎക്ക് എൻ താടിയും കാട്ടിക്കൊടുത്തു, ശകാരങ്ങൾക്കും തുപ്പലിന്നും
൭ എൻ മുഖത്തെ മറെക്കാതേ നിന്നു. കൎത്താവായ യഹോവ എന്നെ തു
ണെക്കും അതുകൊണ്ടു ഞാൻ ലജ്ജിച്ചുപോകയില്ല, അതുകൊണ്ട് എൻ മു
ഖത്തെ തീക്കല്ലു പോലേ ഉറപ്പിച്ചതു ഞാൻ നാണിക്കയില്ല എന്നറിഞ്ഞി
൮ ട്ടു തന്നേ. എന്നെ നീതീകരിക്കുന്നവൻ അരികത്തു തന്നേ; എന്നോട്
ആർ വ്യവഹരിക്കും? നാം ഒന്നിച്ചു നില്ക്കൂട്ടേ! എന്റേ അന്യായക്കാരൻ
൯ ആർ? അവൻ ഇങ്ങ് അടുക്ക! ഇതാ കൎത്താവായ യഹോവ എന്നെ തു
ണെക്കും, എന്റേ മേൽ ആർ കുററമാക്കി വെക്കും? അതാ എല്ലാവരും
തുണി പോലേ പഴകി പുഴുക്കിര ആകും.
൧൦ നിങ്ങളിൽ യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടു അവന്റേ ദാസന്റേ ശബ്ദത്തെ
കേട്ടുകൊള്ളുന്നവൻ ആർ? തെളക്കം ഒട്ടും അണയാതേ ഇരുട്ടുകളിൽ
നടക്കുന്നവൻ യഹോവാനാമത്തിൽ തേറി സ്വദേവനിൽ ഊന്നിക്കൊ
൧൧ ൾവൂതാക! ഹോ അഗ്നി കൊളുത്തി തീയമ്പുകളാൽ സന്നദ്ധരായ നി
ങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങടേ അഗ്നിജ്വാലയിലും നിങ്ങൾ കത്തിച്ച തീയ
മ്പുകളിലും തന്നേ ചെല്ലുവിൻ! എൻ കയ്യിൽനിന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉ
ണ്ടു, വ്യഥയിൽ കിടക്കേ ഉള്ളു.

൫൧. അദ്ധ്യായം.

ഭക്തന്മാർ അബ്രഹാമെ സ്മരിച്ചും (൪) മഹാവാഗ്ദത്തത്തെ പിടിച്ചുംനിന്നു (൯) പുതിയ രക്ഷാതിശയങ്ങളെ കാത്തിരിക്കേണം; (൧൭) മദിച്ചു വീണ യരുശലേമിന്നു പകരം ശത്രുക്കൾ മദിച്ചു വീഴും.

൧ വേറ നീതിയെ പിന്തുടൎന്നു യഹോവയെ തേടിക്കൊള്ളുന്നവരേ എന്നെ
കേൾപ്പിൻ! നിങ്ങളെ വെട്ടി എടുത്ത പാറയിലേക്കും തോണ്ടി ഉത്ഭവി
൨ പ്പിച്ച കിണററിങ്കുഴിയിലേക്കും നോക്കുവിൻ! നിങ്ങടേ പിതാവായ
അബ്രഹാമിലേക്കും നിങ്ങളെ പെററ സാറയിലേക്കും നോക്കുവിൻ! ഒന്നാ
യപ്പോഴല്ലോ അവനെ ഞാൻ വിളിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു പെരുക്കിയതു.
൩ അതു പോലേ യഹോവ ചിയ്യോനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു അതിലേ ഇടിവു
കളെ ഒക്കയും ആശ്വസിപ്പിച്ചു; അതിൻ മരുവെ ഏദനും പാഴ്നിലത്തെ
യഹോവത്തോട്ടത്തിന്നും സമമാക്കി, ആനന്ദസന്തോഷങ്ങളും സ്തുതി
൪ യും പാട്ടൊച്ചയും അതിൽ കാണാകുന്നു. എൻ ജനമേ എന്നെ കുറി
ക്കൊൾക! എൻ വംശമേ എനിക്കു ചെവിതരിക! ധൎമ്മവെപ്പാകട്ടേ എ
ന്നിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടും എൻ ന്യായത്തെ ജനക്കൂട്ടങ്ങളുടേ വെളിച്ചമാക്കി
൫ ഞാൻ സ്ഥാപിക്കയും ചെയ്യും. എൻ നീതി അരികിൽ ഉണ്ടു, എൻ രക്ഷ
പുറപ്പെട്ടുന്നു, എൻ ഭുജങ്ങൾ വംശങ്ങൾക്കു ന്യായം വിധിക്കും; ദ്വീപു
൬ കൾ എന്നെ നോക്കിക്കാത്തു എൻ ഭുജത്തെ പാൎത്തിരിക്കും. വാനങ്ങ
ളോളം കണ്ണുയൎത്തി താഴേ ഭൂമിയെ നോക്കിക്കൊൾവിൻ! വാനങ്ങൾ ആ
കട്ടേ പുക പോലേ പാറി ഭൂമി തുണി പോലേ പഴകി അതിൽ വസിക്കു
ന്നവർ ഇതു പോലേ മരിച്ചുപോകും; എന്റേ രക്ഷയോ യുഗത്തോളം
൭ നിന്നും എൻ നീതി ഇടിയാതേയും ഇരിക്കും.— നീതിയെ അറിഞ്ഞിട്ടു
എൻ ധൎമ്മവെപ്പു ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ള ജനമേ എന്നെ കേട്ടുകൊൾവിൻ!
മൎത്ത്യരുടേ നിന്ദയെ ഭയപ്പെട്ടുകയും അവരുടേ ധിക്കാരങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു
൮ കയും അരുതേ. കാരണം തുണികണക്കേ പുഴ അവരെ തിന്നും ശക
ലാത്തു പോലേ പേൻ അവരെ തിന്നും, എന്റേ നീതിയോ യുഗത്തോള
വും എൻ രക്ഷ തലമുറതലമുറവരെക്കും ഇരിക്കും.
൯ യഹോവാഭുജമേ ഉണരുക ഉണൎന്നു ശക്തിപൂണ്ടുക! പണ്ടേ നാളുക
ളിൽ യുഗാദിത്തലമുറകളിൽ എന്ന പോലേ ഉണരുക! റഹാബിനെ വെ
൧൦ ട്ടി കടല്പാമ്പിനെ (൨൭, ൧) കുത്തി മുടിച്ചതു നീ അല്ലയോ? വലിയ ആ
ഴിയുടേ വെള്ളമാം സമുദ്രത്തെ വററിച്ചതും വീണ്ടെടുത്തവർ കടപ്പാൻ ക
൧൧ ടലാഴങ്ങളെ വഴി ആക്കി വെച്ചതും നീ അല്ലയോ? യഹോവ വിട്ടുവി
ച്ചവർ മടങ്ങിവന്ന് ആൎത്തുംകൊണ്ടു ചിയ്യോനിൽ പൂകും, നിത്യസന്തോ
ഷം അവരുടേ തലമേൽ ഉണ്ടു ആനന്ദവും മോദവും എത്തീട്ടു ഖേദവും ഞര
൧൨ ക്കവും മണ്ടിപ്പോകുന്നു (൩൫, ൧൦).— നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവൻ
ഞാൻ ഞാൻ തന്നേ; ചാകുന്ന മൎത്ത്യനെയും പുല്ലു പോലേ ചമയുന്ന മനുഷ്യ

൧൩ പുത്രന്മാരെയും ഭയപ്പെടുവാൻ നീ ആരുപോൽ എടീ? വാനത്തെ വിരിച്ച
ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇടുന്ന യഹോവ എന്ന നിന്റെ സ്രഷ്ടാവിനെ മറപ്പാ
നും വലെക്കുന്നവൻ മുടിപ്പാൻ ഒരുങ്ങി എന്നുവെച്ചു പകൽ മുഴുവൻ ഇടവി
ടാതേ അവന്റെ ഊഷ്മാവിന്നു പേടിപ്പാനും എന്തു? വലെക്കുന്നവന്റെ
൧൪ ഊഷ്മാവ് ഇനി എവിടേ? കുച്ചി കെട്ടപ്പെട്ടവൻ വിരവിൽ അഴിച്ചു
൧൫ വിടപ്പെടും, കുഴിയിൽ ചാകയും അപ്പം കുറകയും ഇല്ല. ഞാനോ നിൻ
ദൈവമായ യഹോവ തിരകൾ മുഴങ്ങുംവണ്ണം കടലിനെ ഇളക്കുന്നവൻ;
൧൬ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്ന് അവന്റെ നാമം. ഞാനും എൻ വ
ചനങ്ങളെ നിന്റെ വായിൽ ആക്കി എൻകൈയിൻ നിഴലിൽ നിന്നെ മ
റെച്ചുവെച്ചതും വാനം വിരിച്ചു ഭൂമിയെ സ്ഥാപിപ്പാനും ചിയ്യോനോടു
നീ എന്റെ ജനം എന്നു പറവാനും തന്നേ (ആയതു).
൧൭ എടീ ഉണരുക! യഹോവക്കയ്യിൽനിന്നു അവന്റെ ഊഷ്മാവിൻ
പാനപാത്രത്തെ കുടിച്ച യരുശലേമേ ഉണൎന്ന് എഴുനീല്ക്ക, ചഞ്ചലിപ്പി
൧൮ ക്കും മദ്യക്കിണ്ടി കുടിച്ച് ഊമ്പിയവളേ! അവൾ പെററ എല്ലാ മക്കളി
ലും അവളെ നടത്തുന്നവൻ ആരും ഇല്ല, അവൾ വളൎത്ത എല്ലാ മക്കളി
൧൯ ലും കൈ താങ്ങുന്നവനും ഇല്ലാ. രണ്ടും നിണക്കു പിണഞ്ഞു, അലമുറെ
ക്ക് ആർ പോരും?: ഇടിവും പൊടിവും ക്ഷാമവും വാളും; നിന്നെ എങ്ങ
൨൦ നേ ആശ്വസിപ്പിക്കാം? നിന്റെ മക്കൾ വയലിലേ മാൻ പോലേ ഏ
ത്തുമേ വല്ലാതേ എല്ലാ തെരുക്കളുടേ തലെക്കലും കിടന്നു യഹോവയുടേ
൨൧ ഊഷ്മാവും നിൻദൈവത്തിൻ ശാസനയും നിറഞ്ഞു ചമഞ്ഞവർ. എന്നതു
കൊണ്ടു ഹേ എളിയവളേ വീഞ്ഞു കൂടാതേ മത്തയായവളേ ഇതു കേട്ടാ
൨൨ ലും! നിന്റെ കൎത്താവായ യഹോവ എന്ന സ്വജനത്തിന്നു വേണ്ടി വാ
ദിക്കുന്ന നിൻ ദൈവമായവൻ പറയുന്നിതു: ചഞ്ചലിപ്പിക്കും പാനപാ
ത്രത്തെ ഇതാ നിൻകൈയിൽനിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടു, എൻ ഊഷ്മാവിൻ മദ്യ
൨൩ ക്കിണ്ടി നീ ഇനി കുടിക്കയും ഇല്ല. നിന്നെ വലെച്ചവരുടേ കൈക്കൽ
ഞാൻ അതിനെ കൊടുക്കുന്നു; "ഞങ്ങൾ കടപ്പാൻ കുമ്പിടുക" എന്നു അ
വർ നിന്നോടു പറഞ്ഞിട്ടു നീ പുറത്തെ നിലത്തിന്നു സമവും വഴിക്കാൎക്കു
തെരുവും ആക്കി വെച്ചുവല്ലോ.

൫൨. അദ്ധ്യായം.

സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുകയാൽ ദൈവത്തെ മുന്നിട്ടു ബാബേലിൽനിന്നു പുറപ്പെ
ടേണ്ടുന്നതു.

൧ **ചി**യ്യോനേ ഉണരുക, ഉണൎന്നു നിൻ ശക്തി പൂണ്ക! യരുശലേം എ
ന്ന വിശുദ്ധനഗരമേ മോടിവസ്ത്രങ്ങൾ അണിക! പരിഛ്ഛേദനഇല്ലാ
൨ ത്തവനും അശുദ്ധനും ഇനി നിന്നിൽ കടക്കയില്ല സത്യം. പൊടിയിൽ
നിന്നു കുടഞ്ഞ് എഴുനീല്ക്ക, യരുശലേമേ ഇരുന്നുകൊൾക, പ്രവസിച്ച
൩ ചിയ്യോൻപുത്രിയേ കഴുത്തിലേ തളെപ്പ് അഴിച്ചുകൊൾക! യഹോവ
യാകട്ടേ പറയുന്നിതു: നിങ്ങൾ വെറുതേ വില്ക്കപ്പെട്ടുപോയി, വെള്ളി
൪ കൊണ്ടല്ല വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടും.— എങ്ങനേ എന്നാൽ കൎത്താവായ യ
ഹോവ പറയുന്നിതു: ആദ്യം എൻ ജനം മിസ്രയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതു പ
രദേശിയായി പാൎപ്പാൻ തന്നേ, പിന്നേ അശ്ശൂർ ഹേതു കൂടാതേ അതി
൫ നെ പീഡിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ എൻ ജനം വെറുതേ എടുത്തുപോയിട്ട്
എനിക്ക് ഇവിടേ എന്തു (വേണ്ടു)? എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
അതിനെ അടക്കുന്നവർ അട്ടഹസിക്കുന്നു, പകൽ മുഴുവൻ ഇടവിടാതേ
എൻ നാമം ദുഷിക്കപ്പെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നു യഹോവയുടേ അരുള
൬ പ്പാടു. അതുകൊണ്ടു എൻ ജനം എൻ നാമത്തെ അറിയും, ഞാൻ ഇതാ
എന്നു ചൊല്ലിയവൻ ഞാൻ തന്നേ ആകുന്നപ്രകാരം ആ നാളിൽ (അവർ
൭ അറിയും).— ഹാ ചിയ്യോനോടു “നിന്റേ ദൈവം വാഴുന്നു” എന്നു
സമാധാനം കേൾപ്പിച്ചു നല്ലതു സുവിശേഷിച്ചു രക്ഷയെ കേൾപ്പിക്കുന്ന
സുവാൎത്തക്കാരുടേ കാലുകൾ (നഹൂ. ൨, ൧) മലകളിന്മേൽ എത്ര മനോ
൮ ഹരം! അതാ നിന്റേ കാവല്ക്കാരുടേ ഒച്ച! അവർ ഒക്കത്തക്ക ശബ്ദം
ഉയൎത്തി ആൎക്കുന്നതു, യഹോവ ചിയ്യോനെ മടക്കുന്നപ്രകാരം കണ്ണോടു
൯ കണ്ണായി കാണുകയാൽ തന്നേ. ഹേ യരുശലേമിൻ ഇടിവുകളേ ഒന്നിച്ചു
പൊട്ടി ആൎപ്പിൻ, യഹോവ സ്വജനത്തെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു യരുശലേ
൰ മെ വീണ്ടെടുത്തുവല്ലോ. യഹോവ വിശുദ്ധഭുജത്തെ സകലജാതികളു
ടേ കണ്ണിന്നും ഊരി തോന്നിച്ചു നമ്മുടേ ദൈവത്തിൻ രക്ഷയെ ഭൂമിയു
൰൧ ടേ അററങ്ങൾ എല്ലാം കാണുകയും ചെയ്യും.— നീങ്ങി നീങ്ങി അവിടു
ന്നു പുറപ്പെട്ടുവിൻ! അശുദ്ധം തൊടായ്യിൻ അതിൻ നടുവിൽനിന്നു പുറ
ത്തു ചെല്ലുവിൻ, യഹോവാപാത്രങ്ങളെ ചുമക്കുന്നവരേ നിങ്ങൾക്കു ശു
൰൨ ദ്ധിവരുത്തുവിൻ! തത്രപ്പാടിൽ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടുകയും മ
ണ്ടീട്ടല്ല ചെല്ലുകയും ആം, യഹോവ സാക്ഷാൽ നിങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ ചെ
ല്ലും ഇസ്രയേലിൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്കു പിന്തുണയും ഉണ്ടു.

൫൩. അദ്ധ്യായം.

(൫൨, ൧൩) യഹോവാദാസൻ ജാതികൾ വിസ്മയിക്കുംവണ്ണം (൧) എത്രയും താണു (൪) ജനത്തിൻ പാപത്തെ ഏകനായി ചുമന്നു യാഗമായി മരിച്ചാൽ പിന്നേ (൧൦) അത്യന്തഫലം ലഭിക്കും.

൫൨, ൧൩ ഇതാ എൻ ദാസൻ ബുദ്ധിയോടേ സാദ്ധ്യം വരുത്തും, കയറി പൊ
൧൪ ങ്ങി അത്യന്തം ഉയരും. അവന്റേ രൂപം ആളല്ല എന്നും ആകൃതി മനു
ഷ്യപുത്രനല്ല എന്നും തോന്നുവോളം വികൃതം ആകകൊണ്ടു പലരും നി
൧൫ ന്നെ കുറിച്ചു സ്തംഭിച്ചതുപോലേ തന്നേ, അവൻ ബഹുജാതികളെ
(അതിശയിച്ചു) കുതിക്കുമാറാക്കും, അവനെ വിചാരിച്ചു രാജാക്കന്മാരും
വായി പൊത്തി നില്ക്കും, അവക്കു കഥിക്കാത്തതു കാണ്കയും ഒട്ടും കേളാ
ത്തതു ബോധിക്കയും ഹേതുവാൽ തന്നേ.

൫൩, ൧ ഞങ്ങടേ കേട്ടുകേളിയെ ആർ വിശ്വസിച്ചു, യഹോവാഭുജം ആ
൨ ൎക്കു വെളിപ്പെട്ടുവന്നു? അവന്റേ മുമ്പിൽ ഇളന്തൈയായി വറണ്ട
നിലത്തു വേർ (ത്തുളിർ) പോലേ പൊന്തി; നാം കാണേണ്ടതിന്നു അ
വന്ന് അഴകും ഇല്ല ഭംഗിയും ഇല്ല, ഇച്ഛിക്കേണ്ടിയ രൂപവും ഇല്ല.
൩ അവൻ കുത്സിതൻ പുരുഷന്മാർ കൈവെടിഞ്ഞവനും വേദനക്കാരൻ
രോഗം ശീലിച്ചവനും തന്നേ; കാണായ്വാൻ മുഖം മറെക്കുന്നതു പോലേ
൪ നാം അവനെ എണ്ണാതേ നിരസിച്ചു. അവനോ നമ്മുടേ രോഗങ്ങളെ
വഹിച്ചു ഇങ്ങേ വേദനകളെ ചുമന്നു സത്യം; നാമോ അവൻ ശിക്ഷി
൫ തൻ ദൈവം അടിച്ച് ഇടിച്ചവൻ എന്നു വിചാരിച്ചുപോയി; നമ്മുടേ
ദ്രോഹങ്ങൾനിമിത്തം അവൻ മുറിഞ്ഞു നമ്മുടേ അകൃത്യങ്ങളാൽ തകൎന്നു
പോയി താനും. നമ്മുടേ ശാന്തിക്കുള്ള ദണ്ഡനം അവന്മേൽ ആയി, അ
൬ വന്റേ പുണ്ണിനാൽ നമുക്കു സൌഖ്യം വന്നു. നാം എല്ലാവരും ആടു
പോലേ ഉഴന്നു അവനവൻ തൻ വഴിക്കു നടന്നു, യഹോവ നാം ഏവ
൭ രുടേ കുററത്തെയും അവനിൽ തട്ടിച്ചു താനും. അവൻ എത്ര വലെക്ക
പ്പെട്ടിട്ടും വായി തുറക്കാതേ കീഴടങ്ങി കുലെക്കു കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടു
പോലേയും കത്രിക്കുന്നവരുടേ മുമ്പാകേ മിണ്ടാത്ത പെണ്ണാടുപോലേയും
൮ വായി തുറക്കാതേ നിന്നു. പീഡയിൽനിന്നും ന്യായവിധിയിൽനിന്നും
അവൻ എടുക്കപ്പെട്ടു, പിന്നേ "എൻ ജനത്തിൻ ദ്രോഹം ഹേതുവായി
അവൻ ദണ്ഡം ഏററു ജീവികളുടേ ദേശത്തുനിന്ന് അററുപോയി" എന്ന്
൯ അവന്റേ തലമുറയിൽ ആർ ധ്യാനിച്ചു! അവൻ സാഹസം ചെയ്യാ

തേ വായിൽ ചതി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും ദുഷ്ടരോട് അവന്നു ശവക്കുഴിയെ കൊടു
ത്തു കടുഞ്ചാവിൽ അവൻ സമ്പന്നനോടും കൂടിയതു.
൧൦ എങ്കിലും അവനെ നോവിച്ചു തകൎപ്പാൻ യഹോവ പ്രസാദിച്ചതു; അ
വന്റെ ആത്മാവ് പ്രായശ്ചിത്തയാഗം കഴിച്ചാൽ പിന്നേ അവൻ സ
ന്തതി കണ്ടു നെടുനാൾ ഇരിക്കയും യഹോവയുടേ ഇഷ്ടം അവന്റെ ക
൧൧ യ്യിൽ സാധിക്കയും വേണ്ടിയതു. ആത്മപ്രയത്നം ഹേതുവായിട്ട് അ
വൻ (ഫലം) കണ്ടു തൃപ്തനാകും; നീതിമാനായ എൻ ദാസൻ തന്നറിവി
നാൽ പലരെയും നീതീകരിക്കയും അവരുടേ കുറ്റങ്ങളെ താൻ പേറു
൧൨ കയും ചെയ്യും. ആകയാൽ ഞാൻ വലിയവരിലും അവന്നു പങ്കിടും, ഊ
ക്കരോട് അവൻ കൊള്ളയെ വിഭാഗിക്കും; അവൻ ദേഹിയെ മരണ
ത്തിന്നു ഒഴിച്ചുകൊടുത്തു പലരുടേ പാപം ചുമന്നു ദ്രോഹികൾക്കു വേണ്ടി
അപേക്ഷിക്കയിൽ താൻ ദ്രോഹികളുടേ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുവാൻ തോ
ന്നുകയാൽ തന്നേ.

൫൪. അദ്ധ്യായം.

പുതിയ യരുശലേമിന്നു പുത്രസമ്പത്ത് ഏറുകയും (൭) കൃപാമാഹാത്മ്യം
പുതുനിയമത്താൽ ഉറെക്കയും ആം.

൧ പേറ പെറാത്ത മച്ചിയായുള്ളോവേ ആൎക്കുക! നൊന്തിരിയാത്തവളേ
പൊട്ടി ആൎത്തു വാഴ്ത്തുക! വേട്ടവളുടേ മക്കളെക്കാൾ ഏകാകിനിക്കു മക്കൾ
൨ ഏറുന്നുവല്ലോ എന്നു യഹോവ പറയുന്നു. നിൻ കൂടാരത്തിന്റെ സ്ഥ
ലം വിസ്താരമാക്കുക! നീ പാൎപ്പിടങ്ങളുടേ തിരശ്ശീലകൾ നീളുന്നതു തടുക്കാ
൩ തേ നിൻ കയറുകളെ നീട്ടിച്ചു കുററികളെ ഉറപ്പിച്ചുകൊൾക! കാര
ണം ഇടവലത്തും നീ തിങ്ങി വ്യാപിക്കും, നിന്റെ സന്തതി ജാതികളെ
൪ അടക്കി പാഴായ ഊരുകളിൽ കുടിയിരിക്കും. ഭയപ്പെടരുതേ, നീ നാ
ണിക്കയില്ലല്ലോ, ലജ്ജിക്കരുതേ നീ അമ്പരക്ക ഇല്ലല്ലോ, നിന്റെ യൌ
വനത്തിലേ നാണം നീ മറക്കയും വൈധവ്യത്തിങ്കലേ നിന്ദയെ ഇനി
൫ ഓരാഞ്ഞുയും ചെയ്യും സത്യം. നിണക്കു ഭൎത്താവാകട്ടേ നിന്റെ സ്രഷ്ടാവു
തന്നേ, സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്ന് അവന്റെ നാമം; നിന്നെ
വീണ്ടവൻ ഇസ്രയേലിലേ വിശുദ്ധൻ സൎവ്വഭൂമിയുടേ ദൈവം എന്ന് അ
൬ വൻ വിളിക്കപ്പെടുന്നു. എങ്ങനേ എന്നാൽ പിരിഞ്ഞിട്ടു മനോദുഃഖിത
യായ സ്ത്രീ പോലേ നിന്നെ യഹോവ വിളിക്കുന്നു, വെടിഞ്ഞുപോയ ബാ
൭ ല്യദാരങ്ങൾ പോലേ, എന്നു നിന്റെ ദൈവം പറയുന്നു. അല്പനിമിഷ

ത്തിങ്കൽ ഞാൻ നിന്നെ പിരിഞ്ഞു വിട്ടതു വലിയ കനിവിൽ നിന്നെ ചേ
൮ ൎത്തുകൊള്ളും. ഊഷ്മാവിൻ കവിച്ചലിൽ ഞാൻ എൻ മുഖത്തെ ക്ഷണം
നിന്നോടു മറെച്ചു, നിത്യദയയാൽ നിന്നെ കനിഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു എന്നു നി
ന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന യഹോവ പറയുന്നു.
൯ കാരണം ഇത് എനിക്കു നോഹയുടേ വെള്ളങ്ങൾ പോലേ: ആ നോ
ഹാജലം ഇനി ഭൂമിയിൽ കടക്ക ഇല്ല എന്ന് സത്യം ചെയ്തപ്രകാരം നി
ന്നോട് ഇനി ക്രുദ്ധിക്ക ഇല്ല ശാസിക്കയും ഇല്ല എന്നു സത്യം ചെയ്യുന്നു.
൧൦ മലകൾ നീങ്ങുകയും കുന്നുകൾ കുലുങ്ങുകയും ആം എന്നാൽ നിന്നോടുള്ള
എന്റെ ദയ നീങ്ങുക ഇല്ല എന്റെ സമാധാനനിയമം കുലുങ്ങുകയും ഇല്ല
൧൧ എന്നു നിന്നെ കനിഞ്ഞ യഹോവ പറയുന്നു.— ആശ്വാസം വരാതേ
കലങ്ങി മറിഞ്ഞ ദീനയായുള്ളോവേ കണ്ടാലും ഞാൻ നിന്റെ കല്ലുക
ളെ അഞ്ജനത്തിൽ വെക്കയും നീലക്കല്ലുകളെ അടിസ്ഥാനം ആക്കയും,
൧൨ നിന്റെ താഴികക്കുടങ്ങളെ പത്മരാഗംകൊണ്ടും വാതിലുകളെ മാണിക്ക
രത്നങ്ങളാലും നാട് ഒക്കയും മനോഹരക്കല്ലുകളാലും തീൎക്കയും ചെയ്യും.
൧൩ നിന്റെ മക്കൾ എല്ലാം യഹോവാശിഷ്യരും മക്കളുടേ സമാധാനം പെരി
൧൪ കയും ആം. നീതിയാൽ നീ ഉറെക്കും, ഭയപ്പെടുവാനില്ലായ്കയാൽ പീഡ
യോടും ഇടിച്ചൽ നിണക്ക് അണയായ്കയാൽ ഇടിച്ചലോടും അകലുക!
൧൫ അതാ ജനശേഖരം കൂടിയാലും ആയത് എന്നിൽനിന്നല്ല; നിന്നെക്കൊ
൧൬ ള്ളെ ആർ ശേഖരിച്ചാലും നിന്നോടു ചേൎന്നുവരും. തീക്കനലിൽ ഊതി
ഓർ ആയുധപ്പണി പുറപ്പെടീക്കുന്ന കൊല്ലനെ ഇതാ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു
൧൭ സന്നമാക്കുവാൻ മുടിപ്പവനെയും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. നിന്നെക്കൊള്ളേ
തീൎത്ത ഏത് ആയുധവും ഫലിക്ക ഇല്ല ന്യായവിസ്താരത്തിന്നായി നി
ന്നോടു കയൎക്കുന്ന ഏതു നാവിനും നീ കുററം വിധിക്കും; ഇതത്രേ യഹോ
വാദാസരുടേ അവകാശവും അവൎക്ക് എന്നോടുള്ള നീതിയും എന്നു യ
ഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.

൫൫. അദ്ധ്യായം.

പുതിയ നിയമത്താലേ സൌജന്യമുള്ള കാഴ്ചകൾ (൩) മനംതിരിഞ്ഞവൎക്കു
വചനത്താലേ സാധിക്കും.

൧ **അ**ല്ലയോ സകലദാഹിക്കുന്നവരും വെള്ളത്തേക്കു വരുവിൻ, പണമി
ല്ലാത്തവനും കൂടീട്ടു വന്നു വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പിൻ! വെള്ളി എന്നി വന്നു വില
൨ കൂടാതേ വീഞ്ഞും പാലും വാങ്ങുവിൻ! അപ്പമല്ലാത്തതിന്നു വെള്ളി തൂക്കി

തൃപ്തി വരുത്താത്തതിന്നു നിങ്ങടേ അദ്ധ്വാനഫലം കൊടുപ്പാൻ എന്തു?
എന്നെ കേട്ടേ മതിയാവു, (കേട്ടു) നല്ലതു ഭക്ഷിക്കയും ഉള്ളം പുഷ്ടാന്ന
൩ ത്തിൽ രസിക്കയും ആക! ചെവി ചാച്ചു എന്നരികേ വരുവിൻ, നി
ങ്ങടേ ദേഹി ഉയിൎപ്പാൻ കേട്ടുകൊൾവിൻ! ദാവിദിൻ നിശ്ചലകൃപകൾ
൪ എന്ന് ഒരു നിത്യനിയമം ഞാൻ തീൎത്തുതരും. അവനെ ഇതാ ഞാൻ
വംശങ്ങൾക്കു സാക്ഷിയും കുലങ്ങൾക്കു പ്രഭുവും പ്രമാണിയും ആക്കി
൫ ക്കൊടുത്തു. ഇതാ നീ അറിയാത്ത ജാതിയെ നീ വിളിക്കും, നിന്നെ അ
റിയാത്ത ജാതി നിങ്കലേക്ക് ഓടിവരും, എന്നതു നിൻ ദൈവമായ യ
ഹോവയും നിണക്കു ഘനം വരുത്തിയ ഇസ്രയേലിലേ വിശുദ്ധനും ആ
യവൻനിമിത്തം തന്നേ.

൬ യഹോവയെ എത്തിക്കൂടുമ്പോൾ തിരവിൻ, അവൻ അടുത്തിരിക്കു
൭ മ്പോൾ അവനെ വിളിപ്പിൻ! ദുഷ്ടൻ തന്റേ വഴിയെയും അതിക്രമ
ക്കാരൻ തൻ നിനവുകളെയും വിട്ടു യഹോവയിലേക്കു അവൻ കനി
വാൻ തിരിക, ക്ഷമ വഴിയുന്നവനാകയാൽ നമ്മുടേ ദൈവത്തിങ്കലേക്കും
൮ (തിരിക). നിങ്ങടേ നിനവുകൾ എൻ നിനവുകൾ അല്ലല്ലോ, എൻ
വഴികൾ നിങ്ങടേ വഴികളും അല്ലല്ലോ, എന്നു യഹോവയുടേ അരുള
൯ പ്പാടു, ഭൂമിയിലും വാനങ്ങൾ ഉയരുംപ്രകാരം തന്നേ അങ്ങേ വഴിക
ളിൽ എൻ വഴികളും അങ്ങേ നിനവുകളിൽ എൻ നിനവുകളും ഉയരു
൧൦ ന്നു സത്യം. എന്തെന്നാൽ വാനത്തിൽനിന്നു മാരിയും ഹിമവും ഇറങ്ങി
അവിടേക്കു തിരിയാതേ ഭൂമിയെ നനെച്ചു വിളയിച്ചു മുളെപ്പിക്കയും വി
തെക്കുന്നവന്നു വിത്തും ഉണ്മാൻ ആഹാരവും കൊടുപ്പിക്കയും ചെയ്യും
൧൧ പ്രകാരമത്രേ, എൻ വായിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന വചനം ആകും: അതു
എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിനെ അനുഷ്ഠിച്ചു ഞാൻ അയച്ച കാൎയ്യത്തെ സാധി
൧൨ പ്പിച്ചല്ലാതേ എങ്കലേക്കു വെറുതേ തിരിഞ്ഞു വരിക ഇല്ല.— അതേ
നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തിൽ പുറപ്പെട്ടു സമാധാനത്തിൽ നടത്തപ്പെടും,
മലകളും കുന്നുകളും നിങ്ങളുടേ മുമ്പാകേ പൊട്ടി ആൎക്കും നാട്ടിലേ മര
൧൩ ങ്ങൾ എല്ലാം കൈകൊട്ടും; മുൾക്കെട്ടിന്നു പകരം ദേവതാരവും കള്ളി
ക്കു പകരം പേരയും മുളെക്കും, ആയതു യഹോവെക്കു കീൎത്തിയും എന്നും
അറാത്ത ചിഹ്നവും ആയ്ച്ചമയും.

൫൰൬. അദ്ധ്യായം.

പുതിയ സഭയിൽ ശബ്ബത്താദികല്പനകളെ സൂക്ഷിച്ചാലും (൩) പുറത്തുള്ള വരെയും വേണ്ടുവോളം ചേൎക്കേണം (൧൦) പഴയ സഭ ഇടയന്മാരുടേ ദോഷ ത്താൽ നശിക്കുന്നതു.

൧ യഹോവ പറയുന്നിതു: എന്റേ രക്ഷ വരുവാനും എൻ നീതി വെളി
പ്പെടുവാനും അടുത്തിരിക്കയാൽ ന്യായത്തെ കാത്തു നീതിയെ പ്രവൃത്തി
൨ ക്കിൻ! ഇതു ചെയ്യുന്ന മൎത്യനും ഇതു പിടിച്ചുകൊള്ളുന്ന മനുഷ്യപുത്രനും
ധന്യൻ, ശബ്ബത്തിനെ തീണ്ടിക്കാതേ കാത്തും ദോഷം ഒന്നും ചെയ്യാതേ
൩ കൈ സൂക്ഷിച്ചും കൊള്ളുന്നവൻ തന്നേ!— യഹോവയോടു ചേരുന്ന
പരദേശക്കാരനോ "യഹോവ സ്വജനത്തിൽനിന്നു് എന്നെ അശേഷം
വേൎപിരിക്കും" എന്നു പറയരുതു, ഷണ്ഡനോ "ഞാൻ ഇതാ ഉണങ്ങിയ
൪ മരമത്രേ" എന്നു പറകയും അരുതു. എൻ ശബ്ബത്തുകളെ കാത്തു എനിക്കു്
ഇഷ്ടമുള്ളതു തെരിഞ്ഞു എൻ നിയമത്തെ പിടിച്ചുകൊള്ളുന്ന ഷണ്ഡന്മാൎക്കു
൫ എന്റേ ആലയത്തിലും എൻ മതിലകങ്ങളിലും പുത്രീപുത്രന്മാരെക്കാൾ
നല്ല കയ്യും പേരും കൊടുക്കുന്നു എന്നും, അറാത്ത നിത്യനാമത്തെ അവൎക്കു
൬ കൊടുക്കുന്നു എന്നും യഹോവ പറയുന്നു. യഹോവയെ സേവിച്ചു യഹോ
വാനാമത്തെ സ്നേഹിച്ചു അവന്നു ദാസരായിരിപ്പാൻ യഹോവയോടു ചേ
രുന്ന പരദേശക്കാരോ ശബ്ബത്തെ തീണ്ടിക്കാതേ കാത്തു എൻ നിയമത്തെ
൭ പിടിച്ചുകൊള്ളുന്ന ഏവരായാലും, അവരെ എൻ വിശുദ്ധമലെക്കു കൊ
ണ്ടുവന്നു എൻ പ്രാൎത്ഥനാലയത്തിൽ സന്തോഷിപ്പിക്കും, അവരുടേ ഹോമ
ങ്ങളും ബലികളും എൻ പീഠത്തിന്മേൽ പ്രസാദകരം ആകും, എൻ ഭവനം
സാക്ഷാൽ സകലവംശങ്ങൾക്കും പ്രാൎത്ഥനാലയം എന്നു വിളിക്കപ്പെടും.
൮ ഇസ്രയേലിൽ ഭ്രഷ്ടരായ്പ്പോയവരെ കൂട്ടുന്ന യഹോവ എന്ന കൎത്താവിൻ
അരുളപ്പാടാവിതു: അവന്റേ കൂട്ടൎക്കു പുറമേ ഞാൻ ഇനിയും അവങ്ക
൯ ലേക്കു കൂട്ടും. ഹേ നാട്ടിലേ സകലജന്തുവും കാട്ടിലേ സകലജന്തുവും
തിന്മാൻ വരുവിൻ!

൧൦ അവന്റേ കാവല്ക്കാർ ഒക്ക കുരുടർ, ഒട്ടും അറിയാത്തവർ, കുരെപ്പാൻ
കഴിയാത്ത ഊമനായ്ക്കളായി, എല്ലാവരും കിനാവിൽ പേ പറഞ്ഞു കിട
൧൧ ന്നു ഉറങ്ങുവാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നു. നായ്ക്കളോ തൃപ്തി ഒട്ടും തോന്നാത
വങ്കൊതിയർ; പിന്നേ അങ്ങനേയവർ തന്നേ ഇടയർ! ഗ്രഹിപ്പാൻ അ
വൎക്കു് അറിയാ, എല്ലാവരും അന്ത്യൻ വരേ താന്താന്റേ വഴിക്കും സ്വലാ

൧൨ ഭത്തിന്നും നോക്കുന്നു. “വരീൻ നാം മദ്യം കോരിക്കൂട്ടിപ്പാൻ ഞാൻ വീ
ഞ്ഞു വരുത്തട്ടേ, ഇന്നേ പോലേ നാളയും വേണ്ടുവോളം തിങ്ങ വിങ്ങ
ആകും” എന്നത്രേ.

൫൭. അദ്ധ്യായം.

സജ്ജനങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ (൩) ദുർജ്ജനങ്ങൾ പാപസേവയിൽ പുളെ
ച്ച് അഭിമാനിക്കയാൽ (൧൧) ദീൎഘശാന്തിയുള്ള ദൈവം മനന്തിരിവു ചോദിക്കുന്നു.

൧ നീതിമാൻ ക്ഷയിക്കുന്നു എന്നിട്ടും ആരും മനസ്സു വെക്കുന്നില്ല, ദയാലു
ക്കൾ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്നു എന്നിട്ടും നീതിമാൻ തിന്മയിൽനിന്ന് എടു
൨ ത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്നു എന്ന് വിചാരിപ്പാറ് ഇല്ല. അവൻ സമാധാന
ത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു, ചൊവ്വിന്നു നടന്നുകൊണ്ടവർ തങ്ങളുടേ കിടക്ക
കളിൽ സ്വസ്ഥരായി ശയിക്കുന്നു.

൩ നിങ്ങളോ ഇങ്ങ് അടുപ്പിൻ, ശകുനക്കാരത്തിയുടേ മക്കളേ വ്യഭിചാരി
൪ ക്കും വേശ്യെക്കും പ്രജയായുള്ളോരേ! ആരെ ചൊല്ലി നിങ്ങൾ വിനോ
ദിച്ചുകൊള്ളുന്നു? ആരെ ചൊല്ലി വായ്പിളൎന്നു നാക്കു നീട്ടുന്നു? നിങ്ങൾ
൫ വ്യാജത്തിൻ പ്രജയും ദ്രോഹസുതന്മാരും അല്ലയോ? പച്ചമരത്തിങ്കീഴ്
തോറും മാവുകളെ മോഹിച്ചു കാളി, ശൈലങ്ങളുടേ പിളൎപ്പുകൾക്കു താഴേ
൬ ചോലകളിൽ ശിശുക്കളെ അറുത്തുംകൊള്ളുന്നവരേ! തോട്ടിലേ മിനുത്ത
കല്ലുകളിൽ നിന്റേ പങ്കായി, അവയത്രേ നിന്റേ ഓഹരി. എടീ അവ
റ്റിന്നു നീ ഊക്കഴിച്ചു കാഴ്ച ഹോമിച്ചുവെച്ചു; ഈ വക എനിക്കു തെളി
൭ യേണം എന്നോ? ഉയൎന്ന വന്മലമേൽ നീ കിടക്ക പരത്തി അവിടേക്കു
൮ ബലി കഴിപ്പാനും കരേറി പോയി. കതകിന്നും കട്ടിലക്കാല്ക്കും പിറ
കിൽ നീ നിന്റേ ഓൎമ്മയെ സ്ഥാപിച്ചു എന്നോടായ ശേഷമേ മെയ്യൊ
ഴിച്ചുകൊടുത്തു ശയ്യ പരത്തി കയറി അവരിൽ ഒരുത്തനെ കൂലിക്കു വാ
൯ ങ്ങി, അവരുടേ കിടക്ക നീ സ്നേഹിച്ചു ലിംഗത്തെ നോക്കുന്നു! നീ തൈ
ലവുമായി രാജാവിനെ (തൊഴുവാൻ) യാത്രയാകയും നിന്റേ സൌരഭ്യ
പദാൎത്ഥങ്ങളെ പെരുപ്പിക്കയും നിന്റേ ഓട്ടാളരെ ദൂരത്തോളം അയച്ചു,
൧൦ പാതാളംവരേ കമ്പിട്ടു കിഴികയും ചെയ്തു. നിന്റേ വഴിയുടേ പെരി
പ്പത്താൽ തളൎച്ച വന്നിട്ടും “ഗതികെട്ടു” എന്നു നീ പറയാറില്ല; കൈക്കൽ
൧൧ (കറയ) ജീവപുതുക്കം കണ്ടാൽ നിണക്കു വേദന ഇല്ല. പിന്നേ ആൎക്കു
നീ അഞ്ചി ഭയപ്പെട്ടിട്ടു നീ കളവു പറഞ്ഞു എന്നെ ഓൎക്കാതേയും മനസ്സ്

വെക്കാതേയും പോയതു? യുഗംമുതൽ ഞാൻ അടങ്ങി നില്ക്കയാൽ അല്ല
൧൨ യോ എന്നെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നോ? ഞാനോ നിൻേറ നീതിയെ
യും നിണക്ക് ഉതകാത്തത് എന്ന നിൻേറ ക്രിയകളെയും അറിയിക്കും.
൧൩ നീ നിലവിളിക്കയിൽ നിൻ ബിംബക്കൂട്ടങ്ങൾ നിന്നെ ഉദ്ധരിപ്പൂതാക!
അവരെ ഒക്കയും കാററ് എടുക്കും ഒരു വീപ്പ് കളയും താനും; എന്നിൽ
ആശ്രയിക്കുന്നവനോ ഭൂമിയെ അടക്കി എൻ വിശുദ്ധപൎവ്വതത്തെ
സമ്പാദിക്കും.
൧൪ അവൻ പറയുന്നിതു: തൂൎത്തു നികത്തി നിരത്തിനെ ഒരുക്കുവിൻ എൻ
൧൫ ജനത്തിൻേറ വഴിയിൽനിന്നു ഇടറുന്നത് എല്ലാം പോക്കുവിൻ! കാര
ണം വിശുദ്ധൻ എന്ന നാമത്തോടേ ഉയൎന്നു സദാ വസിക്കുന്ന ഉന്നതൻ
ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഔന്നത്യവും വിശുദ്ധവും ഞാൻ വസിക്കുന്നതല്ലാ
തേ തകൎന്നവനോടും മനത്താഴ്മയുള്ളവരോടും ഇരിക്കുന്നു, താണവരുടേ
ആത്മാവെ ഉയിൎപ്പിപ്പാനും തകൎന്നവരുടേ ഹൃദയത്തെ ഉയിൎപ്പിപ്പാനും
൧൬ തന്നേ. എന്നേക്കും ഞാൻ വാദിക്കയും എപ്പോഴും ക്രുദ്ധിക്കയും ഇല്ലല്ലോ;
(ചെയ്കിൽ) ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആത്മാവും പ്രാണങ്ങളും എൻേറ മുമ്പിൽ
൧൭ നിന്നു മാഴ്കുമല്ലോ. അവൻേറ അത്യാഗ്രഹത്തിൻേറ കുററംകൊണ്ടു ഞാൻ
ക്രുദ്ധിച്ചു അവനെ അടിച്ചു ഒളിച്ചും ക്രുദ്ധിച്ചുംപോന്നു, അവനും തെററീട്ടു
൧൮ സ്വഹൃദയത്തിൻ വഴിയിൽ നടന്നു. അവൻേറ വഴികളെ ഞാൻ കണ്ടു
അവനു ചികിത്സിക്കും അവനെ നടത്തി അവനും അവൻേറ ദുഃഖിതന്മാ
ൎക്കും ആശ്വാസങ്ങളെ ഒപ്പിച്ചുകൊടുത്തു, ചുണ്ടുകളുടേ അനുഭവത്തെ സൃ
൧൯ ഷ്ടിക്കും: "സമാധാനം! ദൂരസ്ഥനും സമീപസ്ഥനും സമാധാനം!" എ
ന്നു യഹോവ പറയുന്നു, "ഞാൻ അവനെ സൌഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും".
൨൦ ദുഷ്ടന്മാരോ ഓളം പൊങ്ങുന്ന കടലിന്ന് ഒക്കുന്നു, ആയത് അമൎന്നടങ്ങി
൨൧ കൂടാ അതിൻ ഓളങ്ങൾ ചേറും ചളിയും പൊങ്ങിച്ചു തള്ളുന്നു. ദുഷ്ടന്മാ
ൎക്കു സമാധാനം ഇല്ല എന്ന് എൻേറ ദൈവം പറയുന്നു.

III. ഇനിയും എന്നേക്കും രക്ഷ സംഭവിപ്പതു ജഡസംബന്ധക്കാൎക്കല്ല
നീതിവിശുദ്ധികളാൽ അത്രേ. (അ. ൫൮—൬൬.)

൫൮. അദ്ധ്യായം.

മായാഭക്തി പോരാ (൩) സത്യനോമ്പും (൮) ഫലിക്കുന്ന ആരാധനയും
(൧൩) ശബ്ബത്താചാരവും ഇന്നതെന്നുള്ളതു.

൧ കണ്ഠരലാൽ ആംമട്ടും ഇളയാതേ വിളിക്ക, കാഹളം പോലേ ശബ്ദം ഉയ
ൎത്തി എൻ ജനത്തിന്റേ ദ്രോഹവും ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിൻ പാപങ്ങളെ
൨ യും അവൎക്ക് അറിയിക്ക! എന്നെയോ അവർ നാൾക്കുനാൾ തിരഞ്ഞു
എൻ വഴികളുടേ അറിവിനെ കാംക്ഷിച്ചുപോരുന്നു, സ്വദേവന്റേ ന്യാ
യത്തെ വിടാതേ നീതിയെ ചെയ്യൊരു ജാതി എന്ന പോലേ, നീതിയു
ള്ള വിധികളെ എന്നോടു ചോദിച്ചു ദൈവം അടുക്കേണം എന്നു വാഞ്ഛി
൩ ക്കുന്നു. “ഞങ്ങൾ നോല്ക്കുന്നതു നീ എന്തു കാണാതു? ആത്മതപസ്സു ചെ
യ്യുന്നത് എന്ത് അറിയാതു?” (എന്നു ചൊല്ലി തന്നേ). കണ്ടോ നിങ്ങൾ
നോല്ക്കുന്ന നാളിൽ കാൎയ്യങ്ങൾ നടന്നു നിങ്ങടേ എല്ലാ കൂലിക്കാരെയും
൪ തെളിക്കുന്നു. കണ്ടോ വിവാദത്തിന്നും വഴക്കിന്നും ദുഷ്ടമുഷ്ടി ചുരുട്ടി
അടിപ്പാനും നിങ്ങൾ നോല്ക്കുന്നതു; ഉന്നത(സ്ഥാന)ത്തിൽ നിങ്ങളുടേ ശ
൫ ബ്ദം കേൾപ്പിപ്പാനല്ല ഇന്നു നോല്ക്കുന്നതു. എനിക്കു തെളിയുന്ന നോ
മ്പ് ഇതിന്ന് ഒക്കുമോ? മനുഷ്യൻ ദേഹിയെ തപിപ്പിക്കുന്ന നാൾ ഇതോ?
തലയെ വേഴം പോലേ കുനിയിച്ചു ചാക്കുശീലയും വെണ്ണീറും വിരിച്ചു
കിടന്നാൽ, ഉപവാസം എന്നും യഹോവെക്കു പ്രസാദദിവസം എന്നും വ
൬ രുമോ? ദുഷ്ടതയാൽ വരിഞ്ഞുകെട്ടിയത് അഴിക്ക, നുകത്തിൻ കെട്ടുക
ളെ വേൎവ്വിടുക്ക, ഒടിഞ്ഞവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കി വിടുക, പിണെച്ചു പൂട്ടി
യത് ഒക്ക അറുക്ക! എന്നുള്ളതത്രേ എനിക്കു തെളിയുന്ന നോമ്പല്ലയോ?
൭ വിശക്കുന്നവന്നു നിന്റേ അപ്പം നുറുക്കി കൊടുക്ക, മണ്ടിച്ച് ആട്ടിയ
സാധുക്കളെ പുരയിൽ കൊണ്ടുവരിക, നഗ്നനെ കണ്ടാൽ പുതപ്പിക്ക, നി
൮ ന്റേ ഉടപ്പിറപ്പിൽനിന്ന് ഒളിച്ചുകൊള്ളായ്ക ഇത്യാദി അല്ലയോ? അ
പ്പോഴേ നിന്റേ വെളിച്ചം അരുണോദയം പോലേ ഉഷെക്കും, നിന്റേ
രോഗശമനം വേഗം വളരും, നിന്റേ നീതി നിണക്കു മുന്നിൽ ചെല്ലും
൯ യഹോവാതേജസ്സു നിണക്കു പിന്തുണയും ആകും. അന്നു നീ വിളിക്കും
യഹോവ ഉത്തരം അരുളുകയും ചെയ്യും, നീ കൂക്കും “ഞാൻ ഇതാ” എന്ന്
അവനും പറയും. നുകം പൂട്ടുക, വിരൽ ചൂണ്ടുക, വികൃതി പറക ഈ
൰ വക നിന്നടുവിൽനിന്ന് അകററി എങ്കിൽ, വിശക്കുന്നവന്നു നിന്റേ
ഉള്ളത്തെ പൊഴിച്ചുകൊടുത്തു വലഞ്ഞവന്റേ കൊതിക്കു തൃപ്തിവരുത്തി
എങ്കിൽ, ഇരിട്ടിലും നിൻ വെളിച്ചം ഉദിക്കും നിന്റേ തമസ്സു ഉച്ചെക്കു
൰൧ ഒക്കും. യഹോവ നിന്നെ എന്നും നടത്തി വറൾച്ചകളിലും ദേഹിക്കു തൃ
പ്തിവരുത്തി എല്ലുകളെ പുഷ്ടിപ്പിക്കയാൽ, നീ നനയേറും തോട്ടത്തിന്നും
൰൨ ജലം എന്നും ചതിക്കാത്ത നീരുറവിന്നും സമനാകും. നിന്നിൽ ഉത്ഭവി

ച്ചവർ യുഗാന്തര ഇടിവുകളെ പണിയിക്കും, തലമുറതലമുറ കണ്ട അടി
സ്ഥാനങ്ങളെ നീ നിറുത്തും, മതിൽക്കേടു തീൎപ്പവൻ എന്നും കുടിയിരിപ്പാൻ
നിരത്തുകളെ യഥാസ്ഥാനത്താക്കുവോൻ എന്നും നീ വിളിക്കപ്പെടും.
൧൩ ശബ്ബത്തെ (മീറാൻ) നീ കാൽ ഒഴിച്ചു വാങ്ങി എൻ വിശുദ്ധദിവ
സത്തിൽ കാൎയ്യങ്ങൾ നടക്കാതേ ശബ്ബത്തെ കൌതുകം എന്നും, യഹോ
വെക്കു വിശുദ്ധമായതു ഗൌരവം എന്നും വിളിക്കയും, നിന്റേ വഴിക
ളെ ചെയ്യാതേ നിന്റേ കാൎയ്യങ്ങളെ നടക്കാതേ ഗുണദോഷം പറയാതേ
൧൪ കണ്ടു അതിനെ ബഹുമാനിക്കയും ചെയ്യാൽ; അന്നു നീ യഹോവയിൽ
രസിച്ചു ലയിക്കും, ഞാൻ ഭൂമിയുടേ അഗ്രങ്ങളിന്മേൽ നിന്നെ മണ്ടിച്ചു കി
ടാകി, നിന്നപ്പനായ യാക്കോബിന്റേ അവകാശത്തെ ഭുജിപ്പിച്ചു തരും.
യഹോവവായി ഉരെച്ചു സത്യം.

൫൯. അദ്ധ്യായം.

രക്ഷയെ താമസിപ്പിക്കുന്നതു പാപവാഴ്ചയത്രേ (൯) എന്നറിഞ്ഞു സ്വീകരി
ച്ചാൽ (൧൫) യഹോവ താൻ നീതിയെ നടത്തി ന്യായം വിധിച്ചു ഇസ്രയേലെ
വീണ്ടുകൊള്ളും.

൧ കാണ്മാലും യഹോവക്കൈ രക്ഷിക്കാതോളം ചുരുങ്ങീട്ടില്ല, ചെവി കേ
൨ ളാതോളം കനത്തതും ഇല്ല, നിങ്ങളെയും നിങ്ങടേ ദൈവത്തെയും വേ
റാക്കുന്നതു നിങ്ങളുടേ കുററങ്ങളത്രേ, കേളാതവണ്ണം തിരുമുഖത്തെ നിങ്ങ
൩ ൾക്കു മറെക്കുന്നതു നിങ്ങടേ പാപങ്ങളത്രേ. നിങ്ങളുടേ ഉള്ളങ്കൈകൾ
ചോര പിരണ്ടു, വിരലുകൾ അകൃത്യം (പിരണ്ടു) നിങ്ങടേ ചുണ്ടുകൾ ച
൪ തി പറഞ്ഞു നാക്കു അക്രമവും ഉരെക്കുന്നു. നീതിയിൽ (സാക്ഷി) വിളി
ക്കുന്നവനും ഉണ്മയിൽ വ്യവഹരിക്കുന്നവനും ആരും ഇല്ല, മായയിൽ ആ
ശ്രയിച്ചു പൊള്ളു പറകയും, കിണ്ടത്താൽ ഗൎഭം ധരിച്ചു അക്രമം പ്രസ
൫ വിക്കയും ഉള്ളു. മൂൎഖന്റേ മുട്ടകളെ പൊരുന്നി വണ്ണാൻ വലകളെ നെ
യ്യുന്നു, ആ മുട്ടകളിൽ ഒന്നു തിന്നുന്നവൻ മരിക്കും, ചവിട്ടി ചതെച്ചാൽ
൬ സൎപ്പം പുറത്തു വരുന്നു. അവരുടേ നെയ്ത്തു തുണിക്കാകാ, അവരുടേ പ
ണികൾ പുതെപ്പാൻ പോരാ, അവരുടേ പണികൾ അക്രമപ്പണിയത്രേ,
൭ അവരുടേ കൈകളിൽ സാഹസകൎമ്മമേ ഉള്ളു. അവരുടേ കാലുകൾ
ദോഷത്തിന്നു ഓടി കുററമില്ലാത്ത രക്തം ചിന്നുവാൻ ഉഴറുന്നു, അവരു
ടേ വിചാരങ്ങൾ അക്രമവിചാരങ്ങൾ, അവരുടേ നിരത്തുകളിൽ ഇടി
൮ വും പൊടിവും (കാണും). സമാധാനവഴിയെ അറിയുന്നില്ല, അവരു

ടേ ഞെറികളിൽ ന്യായം ഒട്ടും ഇല്ല, പാതകളെ തങ്ങൾക്കായി വക്രമാ
ക്കുന്നു, അതിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ ആരും സമാധാനത്തെ അറിയാ.
൯ എന്നതുകൊണ്ടു ന്യായം ഞങ്ങളോട് അകന്നു നീതി ഞങ്ങളോട് എ
ത്താതേ ഇരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിന്നു കാത്തിരിക്കേ അതാ ഇരിട്ടു;
൧൦ ശുളക്കത്തിന്നു (കാത്താൽ) തമസ്സിലേ നടപ്പു. കുരുടരെ പോലേ ഞങ്ങൾ
ചുവർ തപ്പിപ്പിടിച്ചു, കണ്ണില്ലാത്തവണ്ണം തപ്പിനടക്കുന്നു, അന്തിമയക്കിൽ
കണക്കേ ഞങ്ങൾ ഉച്ചെക്കും ഇടറി, പുഷ്ടന്മാരുടേ നടുവിൽ ശവങ്ങളായി
൧൧ (നടക്കുന്നു). ഞങ്ങൾ ഒക്കേ കരടികൾ പോലേ ചിനക്കി പ്രാവുപോ
ലേ കുറുട്ടിപ്പോരുന്നു, ന്യായത്തിന്നു കാത്തിരിക്കേ അത് ഇല്ല, രക്ഷെക്കു
൧൨ (കാത്താൽ) അത് അകലേ ഉള്ളു.— കാരണം തിരു മുമ്പിൽ ഞങ്ങളുടേ
ദ്രോഹങ്ങൾ പെരുകി, ഇങ്ങേ പാപങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു നേരേ സാക്ഷി
നില്ക്കുന്നു; ഞങ്ങടേ ദ്രോഹങ്ങൾ ഇങ്ങുണ്ടു സത്യം, ഞങ്ങടേ കുററങ്ങളെ
അറിഞ്ഞുവരുന്നു; സ്വാമിദ്രോഹം, യഹോവയെ നിഷേധിക്ക, ഞങ്ങളു
ടേ ദൈവത്തെ വിട്ടു പിൻവാങ്ങുക, പീഡയും മത്സരവും സംസാരിക്ക,
൧൩ ചതിവാക്കുകളെ ഹൃദയത്തിൽ ഉല്പാദിച്ച് ഉച്ചരിക്ക. എന്നീ വകയാൽ
ന്യായം പിറകോട്ടു തള്ളപ്പെട്ടു, നീതി ദൂരേ നിന്നു പോയി, മന്നത്തിങ്കല
൧൪ ല്ലോ സത്യം എന്നത് ഇടറുന്നു, നേരും പ്രവേശിച്ചു കൂടാ. പിന്നേ സ
ത്യം കാണ്മാനും ഇല്ല തിന്മയെ വിട്ടു വാങ്ങുന്നവൻ ഇരയായ്പ്പോകുന്നു.
൧൫. ൧൬ ആയതു യഹോവ കണ്ടു ന്യായം ഇല്ലായ്കയാൽ ഇഷ്ടക്കേടായി. ഒരു
പുരുഷനും ഇല്ല എന്നു കണ്ടു തടുക്കാകുന്നവൻ ഇല്ലായ്കയാൽ ആശ്ചര്യ്യ
പ്പെട്ടു; എന്നാറേ അവന്റേ ഭുജം അവനു രക്ഷ വരുത്തി അവന്റേ
൧൭ നീതി അവനെ താങ്ങി. കവചം പോലേ നീതിയെയും രക്ഷാശിരസ്ത്രം
തലമേലും കെട്ടി പ്രതിക്രിയാവസ്ത്രങ്ങൾ ഉടുപ്പാക്കി ചുററി പുതപ്പായി
൧൮ എരിവിനെ പുതെച്ചു.— ക്രിയകൾക്കു തക്കവണ്ണം അവൻ പകരം ഒ
പ്പിക്കും, തന്റേ മാററാന്മാൎക്കു ഊഷ്മാവും ശത്രുക്കൾക്കു പ്രതികാരവും; (ദൂര)
൧൯ ദ്വീപുകൾക്കും പ്രതിക്രിയ ഒപ്പിക്കും. പിന്നേ അസ്തമാനത്തുള്ളവരും
യഹോവാനാമത്തെയും സൂൎയ്യോദയത്തിൽ നിന്നവരും അവന്റേ തേജ
സ്സെയും ഭയപ്പെടും, അവൻ വരുന്നതു യഹോവാശ്വാസം ഓടിക്കുന്നൊ
൨൦ രു തിങ്ങിയ പുഴ പോലേ തന്നേയല്ലോ. ചിയ്യോനിലേക്കു വീണ്ടുകൊ
ള്ളുന്നവൻ വരുന്നു, യാക്കോബിലേ ദ്രോഹത്തിൽനിന്നു മനന്തിരിഞ്ഞവ
൨൧ ൎക്കത്രേ എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ഞാനാകട്ടേ, യഹോവ പറ
യുന്നു, അവരോട് എന്റേ നിയമമാവിതു: നിന്മേലുള്ള എന്റേ ആത്മാ

വും നിൻ വായിൽ ആക്കിയ എന്റെ വാക്കുകളും നിന്റെ വായും സന്ത
തിയുടേ വായും സന്തതിസന്തതിയുടേ വായും ഇന്നു മുതൽ എന്നേക്കും
വിട്ടു നീങ്ങുക ഇല്ല എന്നു യഹോവ പറയുന്നു.

൬൦. അദ്ധ്യായം.

യഹോവാതേജസ്സ് പുതിയ യരുശലേമിൽ ആവസിച്ചു (൪) മിക്ക ജാതികളെയും സൎവ്വലോകധനത്തെയും ആകൎഷിക്കുമ്പോൾ (൮) അതിന്റെ മക്കൾ ദൂരത്തുനിന്നു ചേരുകയും (൧൫) നഗരം അത്യന്തം വളരുകയും (൧൯) ദൈവം അതിൽ വാഴുകയും ചെയ്യും.

൧ അല്ലയോ എഴുനീററു പ്രകാശമാക! നിന്റെ പ്രകാശം വന്നുവല്ലോ,
൨ യഹോവാതേജസ്സും നിന്മേൽ ഉദിച്ചു. ഇതാ ഇരുട്ടു ഭൂമിയെയും കാൎമ്മു
കിൽ വംശങ്ങളെയും മൂടിക്കിടക്കുന്നു, നിന്റെ മേലോ യഹോവ ഉദിക്കുന്നു
൩ അവന്റെ തേജസ്സും നിന്മേൽ കാണപ്പെടും. നിന്റെ പ്രകാശത്തേക്കു
ജാതികളും നിൻ ഉദയത്തെളക്കത്തിന്നു രാജാക്കളും ചെല്ലുന്നു.
൪ കണ്ണുകളെ ഉയൎത്തി ചുററും കാൺക: ഇവർ ഒക്ക കൂടി നിങ്കലേക്കു വ
രുന്നു നിന്റെ പുത്രന്മാർ ദൂരത്ത് നിന്നും പുത്രിമാർ ഉക്കത്ത് എടുക്കപ്പെട്ടും
൫ വരുന്നു. അന്നു നീ കണ്ടു മിന്നും, ഹൃദയം പിടെച്ചു വിരിയും, നിങ്കലേ
ക്കാകട്ടേ സമുദ്രത്തിന്റെ ആരവാരം തിരിഞ്ഞു ജാതികളുടേ മുതലും വന്നു
൬ ചേരുന്നു. ഒട്ടകക്കവിച്ചൽ നിന്നെ മൂടും, മിദ്യാൻ ഏഫ എന്നവരുടേ
ചിറെറാട്ടകങ്ങൾ ആദിയായി ഒക്കയും ശബയിൽനിന്നു പൊന്നും കുന്തു
രുക്കവും പേറി വന്നു യഹോവയുടേ സങ്കീൎത്തനങ്ങൾ സുവിശേഷി
൭ ക്കുന്നു. കേദാരിലേ ആട്ടിങ്കൂട്ടം എല്ലാം നിന്നോട് ഒന്നിച്ചു കൂടും നബ
യോത്തിലേ മുട്ടാടുകൾ നിന്നെ സേവിക്കും, അവ എൻ പീഠത്തിന്മേൽ
പ്രസാദത്തിന്നായി കയറും, എൻ അഴകിയ ആലയത്തിന്നു ഞാൻ ഘനം
വരുത്തുകയും ചെയ്യും.
൮ അതാ മേഘം പോലേയും തങ്ങടേ ചാലകങ്ങളിലേക്കു പ്രാക്കൾ പോ
൯ ലേയും ഈ പറക്കുന്നത് ആരു പോൽ? ദൂരത്തുനിന്നു നിന്റെ മക്കളെ
തങ്ങടേ പൊന്നും വെള്ളിയുമായി നിൻ ദൈവമായ യഹോവയുടേ നാമ
ത്തിലേക്കും നിനക്കു ഘനം വരുത്തുന്ന ഇസ്രയേലിലേ വിശുദ്ധങ്കലേക്കും
കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന്നല്ലോ തൎശീശ് കപ്പലുകൾ ആദിയായി ദ്വീപുകൾ
൧൦ എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. പരദേശക്കാർ നിന്റെ മതിലുകളെ പണി
യിക്കും, അവരുടേ രാജാക്കൾ നിണക്കു ശുശ്രൂഷിക്കും ഞാൻ ആകട്ടേ

ക്രോധത്തിൽ നിന്നെ അടിച്ചിട്ടും പ്രസാദത്തിൽ നിന്നെ കനിഞ്ഞുകൊ
൧൧ ണ്ടതു.— രാവും പകലും അടെക്കാതേ നിൻേറ വാതിലുകൾ എന്നും
തുറന്നിരിക്കും, ജാതികളുടേ മുതലും അവരുടേ അരചരെയും നടനട
൧൨ യായി പുകിപ്പാൻ തന്നേ. നിന്നെ സേവിക്കാത്ത ജാതിയും രാജ്യവും
൧൩ കെട്ടും, ആ ജാതികൾ മുററും ശൂന്യമാകും. എൻ വിശുദ്ധസ്ഥല
ത്തെ ശോഭിപ്പിപ്പാൻ കീല്വരം പിലാവ് നെല്ലി തുടങ്ങിയുള്ള ലിബനോ
നിലേ തേജസ്സു ഒക്കത്തക്ക നിങ്കലേക്കു വരും, എൻ പാദങ്ങളുടേ സ്ഥാന
ത്തെ ഞാൻ തേജസ്കരിക്കയും ചെയ്യും.
൧൪ നിന്നെ താഴ്ത്തിയവരുടേ മക്കൾ കനിഞ്ഞിട്ടു നിങ്കലേക്കു ചെല്ലും, നി
ന്നെ നിരസിച്ചവർ നിൻ കാലടികളെ നമസ്കരിച്ചു "ഹേ യഹോവാനഗ
രം ഇസ്രയേലിലേ വിശുദ്ധൻേറ ചിയ്യോൻ" എന്നു നിണക്കു വിളിക്ക
൧൫ യും ചെയ്യും. ആരും (നിന്നിൽ) കടക്കാതോളം നീ കൈ വിടപ്പെട്ടും
പകെക്കപ്പെട്ടും ഇരുന്നതിന്നു പകരം ഞാൻ നിന്നെ നിത്യഡംഭം തലമുറ
൧൬ തലമുറെക്കു ആനന്ദവും ആക്കിത്തീക്കും. നീ ജാതികളുടേ പാൽ ചപ്പും
അരചരുടേ മുല കുടിക്കും, യഹോവയായ ഞാൻ നിൻേറ രക്ഷിതാവു എന്നും
നിന്നെ വീണ്ടുകൊണ്ടതു ഇസ്രയേലിലേ ശൂരൻ എന്നും നീ അറികയും ചെ
൧൭ യ്യും.—ചെമ്പിന്നു പകരം ഞാൻ പൊന്നു വരുത്തും, ഇരിമ്പിന്നു പകരം വെ
ള്ളിയും, മരത്തിന്നു പകരം ചെമ്പും, കല്ലുകൾക്കു പകരം ഇരിമ്പും വരുത്തും;
സമാധാനം എന്നതു നിണക്കു കോയ്മയും നീതി എന്നതു അധികാരികളും
൧൮ ആക്കിവെക്കും. നിൻേറ ദേശത്തിൽ സാഹസവും നിൻ അതിരകത്തു
ഇടിവും പൊടിവും ഇനി കേൾപ്പാനും ഇല്ല; രക്ഷ എന്നതു നിൻ മതി
൧൯ ലുകൾ, സ്തുതി എന്നതു നിൻ വാതിലുകൾ എന്നു നീ വിളിക്കും. പകൽ
വെളിച്ചത്തിന്നു ഇനി സൂൎയ്യൻ ആകാ വെട്ടത്തിന്നു നിനക്കു നിലാവു കാ
യുകയും ഇല്ല, യഹോവ തന്നേ നിണക്കു നിത്യവെളിച്ചവും നിൻ ദൈവം
൨൦ അഴകും ആയിരിക്കും. നിൻേറ സൂൎയ്യൻ ഇനി അസ്തമിക്ക ഇല്ല ചന്ദ്രിക
കുറകയും ഇല്ല, യഹോവ ആകട്ടേ നിണക്കു നിത്യവെളിച്ചമാകും നി
൨൧ ൻേറ ഖേദദിവസങ്ങൾ ഒത്തു വന്നുപോയി. നിൻ ജനമോ എല്ലാവരും
നീതിമാന്മാർ, എന്നേക്കും ഭൂമിയെ അടക്കും, എൻ നടലിൻേറ തൈയും
എനിക്കു ഘനം വരുത്തുവാൻ (തീൎത്ത) എൻ കൈപ്പണിയും ആയിട്ടത്രേ.
൨൨ (അതിൽ) ചെറിയവൻ ആയിരവും അസാരൻ ബലത്ത ജാതിയും ആകും.
യഹോവയായ ഞാൻ തല്കാലത്ത് അതിനെ വിരയിക്കും.

൬൧. അദ്ധ്യായം.

യഹോവാദാസൻ ഖേദിക്കുന്നവൎക്ക് ആശ്വാസവും ദിവ്യനടലും (൪) പുതിയ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യവും അറിയിക്കുന്നു.

൧ കൎത്താവായ യഹോവയുടേ ആത്മാവു എന്മേൽ ഉണ്ടു, ദീനൎക്കു സുവാൎത്ത
അറിയിപ്പാൻ യഹോവ ആകട്ടേ എന്നെ അഭിഷേകിച്ചു അയച്ചതു നുറു
ങ്ങിയ ഹൃദയമുള്ളവൎക്കു (മുറി) കെട്ടുവാനും പ്രവാസിച്ചുപോയവൎക്കു സ്വാ
൨ തന്ത്ര്യവും ബദ്ധന്മാൎക്കു കണ്ടറത്തുറവും ഘോഷിപ്പാനും, യഹോവയുടേ
പ്രസാദവൎഷവും നമ്മുടേ ദൈവത്തിൻ പ്രതിക്രിയനാളും പ്രസിദ്ധപ്പെടു
൩ ത്തുവാൻ, ഖേദിക്കുന്ന ഏവരെയും ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ, ചിയ്യോനിലേ
ഖേദിതന്മാൎക്കു ചാരത്തിന്നു പകരം തലപ്പാവും ഖേദത്തിന്നു പകരം ആ
നന്ദതൈലവും മങ്ങിതഭാവത്തിന്നു പകരം സ്തുതിയാടയും കൊടുത്തുവെ
ച്ചു, അവൎക്കു നീതിമാവുകൾ യഹോവ തനിക്കു ഘനം വരുത്തുവാൻ തീ
ൎത്ത നടലും എന്നു വിളിപ്പാറാകുവാനും തന്നേ.
൪ യുഗം മുതലുള്ള ഇടിവുകളെ അവർ കെട്ടി മുന്നേയവരുടേ പാഴിടങ്ങ
ളെ പണിയിക്കും, കിടപ്പിലായ ഊരുകൾ തലമുറതലമുറയായി സന്ന
൫ മായിപ്പോയവ അവർ പുതുക്കിത്തീൎക്കും. അവിടേ അന്യന്മാർ നിന്നു
നിങ്ങടേ ആട്ടിങ്കൂട്ടങ്ങളെ മേയ്ക്കും, പരദേശക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് ഉഴവുകാ
൬ രും പറമ്പുകാരും ആകും. നിങ്ങളെയോ യഹോവാപുരോഹിതർ എ
ന്നു വിളിക്കയും നമ്മുടേ ദൈവത്തിൻ ഉപാസകർ എന്നു ചൊല്കയും ആം,
നിങ്ങൾ ജാതികളുടേ മുതൽ ഭക്ഷിച്ചു അവരുടേ തേജസ്സിൽ ചാഞ്ചാടി
൭ ചെല്കയും ചെയ്യും.— നിങ്ങളുടേ നാണത്തിന്നു പകരം ഇരട്ടി (കിട്ടു
ക) ലജ്ജെക്കു പകരം അവർ തങ്ങളുടേ പങ്കു ചൊല്ലി ആൎക്കുക! അതു
കൊണ്ടു സ്വദേശത്തിൽ ഇരട്ടി അടക്കും, നിത്യസന്തോഷം അവൎക്കുണ്ടാ
൮ കും. യഹോവ എന്നുള്ള ഞാനാകട്ടേ ന്യായം സ്നേഹിച്ചു അക്രമത്തോടും
പിടിച്ചുപറിയോടും പകെക്കുന്നവനായി ഉണ്മയായി അവൎക്കു കൂലികൊ
൯ ടുത്തു നിത്യനിയമം അവരോടു ചെയ്യുന്നു, അവരുടേ സന്തതി ജാതിക
ളിലും അവരുടേ തളിരുകൾ വംശങ്ങൾ ഇടയിലും അറിയപ്പെടും, അ
വരെ കാണുന്നവൎക്ക് ഒക്കയും "ഇവർ യഹോവ അനുഗ്രഹിച്ച കുലം"
൧൦ എന്നു ബോധിക്കും. യഹോവയിൽ ഞാൻ ആനന്ദിച്ചു കൊള്ളുന്നു എൻ
ദൈവത്തിൽ ഉള്ളം മകിഴുക: മണവാളൻ പുരോഹിതവിധത്തിൽ തല
ക്കെട്ടു ചൂടും പോലേ, പുതിയ പെണ്ണു തൻ മെയ്യാരം അണിയും പോലേ

അല്ലോ അവൻ രക്ഷാവസ്ത്രങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു നീതിയുടേ അങ്കി
൧൧ കൊണ്ടു പുതെപ്പിച്ചു. എങ്ങനേ എന്നാൽ ഭൂമി തന്റേ മുളയെ വിളയി
ക്കും പോലേ തോട്ടം വിതെച്ചതിനെ മുളെപ്പിക്കുമ്പോലേ കൎത്താവായ
യഹോവ സകലജാതികളും കാണ്കേ നീതിയും സ്തുതിയും വിളയിക്കും.

൬൨. അദ്ധ്യായം.

യഹോവ യരുശലേമിന്നു പുതിയ വേൾവി കഴിക്കുന്നതല്ലാതേ (൬) നഗരത്തിന്നു പ്രവാചകരെ കാവലാക്കി (൮) നിത്യസമാധാനം മുതലായ വാഗ്ദത്തനിവൃത്തിയെ ഉറപ്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നു.

൧ ചിയ്യോനെ ചൊല്ലി ഞാൻ അടങ്ങുകയില്ല, യരുശലേമെ ചൊല്ലി ഇളെ
ച്ചിരിക്കയും ഇല്ല, അവളുടേ നീതി തുളക്കം പോലേയും രക്ഷ കത്തുന്ന
൨ പന്തം പോലേയും ഉദിച്ചു വിളങ്ങുംവരേ തന്നേ. ജാതികൾ നിന്റേ
നീതിയും എല്ലാ രാജാക്കളും നിന്റേ തേജസ്സും കാണും, യഹോവവാ
യി നിശ്ചയിക്കുന്ന പുതിയ പേർ നിനക്കു വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
൩ നീ യഹോവക്കയ്യിൽ അഴകിയ കിരീടവും നിൻ ദൈവകരത്തിൽ രാജ
൪ മുടിയും ആകും. നിന്നെ ഇനി "ഉപേക്ഷിത" എന്നു ചൊല്ലുമാറില്ല, നിൻ
ദേശം ഇനി "പാഴായതു്" എന്നു ചൊല്ലപ്പാറും ഇല്ല, "ഹെഫ്ത്സിബാ (അവ
ളിൽ എൻ ഇഷ്ടം)" എന്നു നിണക്കും "ബയ്യൂലാ (വേട്ടവൾ)" എന്നു ദേശ
ത്തിന്നും വിളിക്കപ്പെടും; യഹോവെക്കു നിന്നിൽ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായി ദേശ
൫ ത്തിന്നു വേൾവി കഴികയും ചെയ്യുമല്ലോ. യുവാവു കന്യയെ വേൾക്കു
മ്പോലേ നിന്റേ പുത്രന്മാർ നിന്നെ വേൾക്കും, കാന്തനു പുതിയ പെണ്ണിൽ
൬ ആനന്ദം ഉള്ള പോലേ നിൻ ദൈവം നിന്നിൽ ആനന്ദിക്കും.— ഹേ
യരുശലേമേ നിന്റേ മതിലുകളിന്മേൽ ഞാൻ കാവല്ക്കാരെ ആക്കി കല്പി
൭ ച്ചു, അവർ രാവും പകലും എപ്പോഴും അടങ്ങുക ഇല്ല. അല്ലയോ യഹോ
വയെ ഓൎപ്പിക്കുന്നവരേ അവൻ യരുശലേമെ സ്ഥാപിക്കും വരേ അവ
ളെ ഭൂമിയിൽ സ്തുതിയാക്കി വെക്കുംവരേ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കരുതേ
൮ അവനെ മിണ്ടാതേ ഇരുത്തുകയും അരുതേ.— തൻ വലങ്കൈ ആണ
യും തൻ ശക്തഭുജത്തു് ആണയും യഹോവ സത്യം ചെയ്തിതു: ഞാൻ
നിന്റേ ധാന്യത്തെ ഇനി ശത്രുക്കൾക്കു് ഊണാക്കി കൊടുക്ക ഇല്ല, നീ
അദ്ധ്വാനിച്ചു പിഴിഞ്ഞ രസത്തെ പരദേശക്കാർ ഇനി കുടിക്കയും ഇല്ല
൯ നിശ്ചയം. ആയതു് എടുത്തു ചേൎക്കുന്നവർ ഉണ്ടിട്ടു യഹോവയെ സ്തുതി

ക്കയും (രസത്തെ) സംഗ്രഹിച്ചവർ എൻ വിശുദ്ധപ്രാകാരങ്ങളിൽ കുടി
ക്കയും ചെയ്യും.
൧൦ കടപ്പിൻ, വാതിലുകളൂടേ കടപ്പിൻ! ജനത്തിൻ വഴിയെ ഒരുക്കുവിൻ!
നികത്തുവിൻ, കല്ലു പെറുക്കിക്കളഞ്ഞു നിരത്തിനെ നികത്തുവിൻ! വംശ
൧൧ ങ്ങൾക്കു കൊടി ഏററുവിൻ! ഭൂവററത്തോളം യഹോവ ഇതാ കേൾപ്പി
ക്കുന്നിതു: ചിയ്യോൻപുത്രിയോടു കണ്ടാലും നിൻ രക്ഷ വരുന്നു അവൻേറ
കൂലി അവൻേറ പക്കലും തൽപ്രതിഫലം അവൻേറ മുമ്പിലും ഇതാ എ
൧൨ ന്നു ചൊല്ലുവിൻ! അവർക്കു വിശുദ്ധജനം യഹോവാമുക്തർ എന്നും നി
ണക്കു ഉപേക്ഷിത അല്ല അന്വേഷിതനഗരം എന്നും വിളിപ്പാറാകയും
ചെയ്യും.

൬൩. അദ്ധ്യായം.

കുടിപ്പകയുള്ള എദോമിന്നു കർത്താവു ന്യായം വിധിക്കും.

൧ ഏദോമിൽനിന്ന് അതാ തുടുതുടേ ഉടുത്തിട്ടു ബൊച്രയിൽനിന്നു ഈ
വരുന്നതാർ? വസ്ത്രാലങ്കാരത്തിൽ ഞെളിഞ്ഞു ഊക്കിൻ നിറവിൽ ഈ നി
വിർന്നുകൊള്ളുന്നവൻ? നീതിയിൽ ഉരെച്ചു രക്ഷിപ്പാൻ പോരുന്ന ഞാൻ
൨ തന്നേ. നീ ഉടുത്തതു ചുവപ്പാനും വസ്ത്രങ്ങൾ ചക്കു ചവിട്ടിക്ക് ഒപ്പാ
൩ നും എന്തു? വംശങ്ങളിൽ ആരും കൂടാതേ ഞാൻ ഏകനായി ചക്കാല
ചവിട്ടി, അവരെ എൻ കോപത്തിൽ മെതിച്ചു എൻ ഊഷ്മാവിൽ ഞെരി
ച്ചു, അവരുടേ ചാറ് എൻ വസ്ത്രങ്ങളിൽ തെറിച്ചിട്ട് ഉടുപ്പ് എല്ലാം പി
൪ രട്ടി. കാരണം പ്രതിക്രിയാദിവസം എൻ മനസ്സിൽ ആയി, എൻ വീ
൫ ണ്ടെടുപ്പിൻ വൎഷം വന്നിരുന്നു. ഞാൻ നോക്കി സഹായി ഇല്ല, ഞാൻ
സ്തംഭിച്ചു താങ്ങോനും ഇല്ല; പിന്നേ എൻ ഭുജം എനിക്കു തുണെച്ചു എൻ
൬ ഊഷ്മാവത്രേ എന്നെ താങ്ങി. ഞാൻ വംശങ്ങളെ എൻ ക്രോധത്തിൽ
ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു, എൻ ഊഷ്മാവിൽ അവരെ മത്തരാക്കി, അവരുടേ ചാ
റു നിലത്തു പൊഴിക്കയും ചെയ്തു.

൬൪. അദ്ധ്യായം.

(൬൩, ൭) പ്രവസിച്ച സഭ പണ്ടേത്ത കൃപാധിക്യം ഓൎത്തു (൧൧) വിശ്വ
സ്തു ഇടയനെ വാഞ്ഛിച്ചു (൧൫) അപ്പനോടു കരുണ യാചിച്ചു (൬൪, ൧) ദൈ
വം പ്രകാശിച്ചുവരേണം എന്നു (൪) പാപസ്വീകാരത്തോടും (൯) സങ്കടവൎണ്ണ
നത്തോടും അപേക്ഷിക്കുന്നു.

൬൩, ൭ യഹോവ നമ്മിൽ കാണിച്ച സകലത്തിന്നും ചേരുംവണ്ണം യഹോ
വാദയകളാകുന്ന യഹോവാസ്തുതിയെയും, തൻ കനിവിന്നും ദയാബാഹുല്യ
ത്തിന്നും തോന്നിയ പോലേ ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തെ അനുഭവിപ്പിച്ച ഏറിയ
൮ നന്മകളെയും ഞാൻ ഓൎപ്പിക്കും. “അവർ എൻ ജനമല്ലോ, ചതിച്ചുപോ
കാത്ത മക്കളല്ലോ” എന്ന് അവൻ ചൊല്ലി അവൎക്കു രക്ഷിതാവായി ചമ
൯ ഞ്ഞു. അവർ ഞെരുങ്ങുന്തോറും അവനും ഞെരുങ്ങി, അവന്റേ മുഖദൂ
തൻ അവരെ രക്ഷിച്ചു തൻ പ്രേമത്തിലും ആൎദ്രതയിലും വീണ്ടുകൊണ്ടു
അവരെ എടുത്തു യുഗാദിവസങ്ങൾ മുറ്റച്ചുമന്നു പോരുകയും ചെയ്തു.
൰ അവരോ മറുത്തു അവന്റേ വിശുദ്ധാത്മാവിനെ മുഷിപ്പിച്ചാറേ അവൻ
അവൎക്കു ശത്രുവായി തിരിഞ്ഞു താൻ അവരോടു പോരാടുകയും ചെയ്തു.
൰൧ പിന്നേ അവന്റേ ജനം മോശേ ഉള്ള യുഗാദിനാളുകളെ ഓൎത്തിതു:
തൻ ആട്ടിങ്കൂട്ടത്തിന്റേ ഇടയരോടും കൂട അവരെ കടലിൽനിന്നു കരേ
റ്റിയവൻ എവിടേ? അവന്റേ ഉള്ളിൽ തൻ വിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആ
൰൨ ക്കിയവൻ എവിടേ? മോശെയുടേ വലത്തു തൻ അഴകിയ ഭുജത്തെ ന
ടത്തിക്കൊണ്ടു, തനിക്കു നിത്യനാമത്തെ ഉണ്ടാക്കുവാനായി അവരുടേ മു
൰൩ മ്പാകേ വെള്ളങ്ങളെ കീറിയവൻ (എവിടേ)? മരുവിലേ കുതിര പോ
ലേ ഇടറാതേ അവരെ ആഴികളൂടേ ചെല്ലുമാറാക്കിയവൻ (എവിടേ)?
൰൪ കന്നുകാലി താഴ്വരയിൽ ഇറങ്ങുംപ്രകാരം യഹോവാത്മാവ് അവരെ വി
ശ്രമിപ്പിച്ചിരുത്തി. ഇങ്ങനേ നിണക്കു ഘനമുള്ള നാമം ഉണ്ടാക്കുവാൻ
നിൻ ജനത്തെ നീ നടത്തിയതു.
൰൫ അഴകിയ നിൻ വിശുദ്ധവാസമാകുന്ന വാനിൽനിന്നു നോക്കി കാണ്കേ!
നിന്റേ എരിവും വീൎയ്യങ്ങളും എവിടേ? നിൻ കുടലുകളുടേ തുടിപ്പും നി
൰൬ ന്റേ കനിവും എന്റേ നേരേ അമൎത്തു കാണുന്നു! സാക്ഷാൽ നീ ഞ
ങ്ങടേ അപ്പൻ! അബ്രഹാം ഞങ്ങളെ അറിയാ, ഇസ്രയേലും ഞങ്ങളെ
ബോധിയാതു; യഹോവേ നീയേ ഞങ്ങളേ പിതാവു യുഗാദിമുതൽ ഞ
൰൭ ങ്ങളേ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്നതു നിന്റേ പേർ. യഹോവേ ഞങ്ങളെ
നിന്റേ വഴികളെ വിട്ടു തെറ്റിക്കുന്നതും നിന്റേ ഭയം തോന്നാതോളം
ഞങ്ങടേ ഹൃദയത്തിന്നു കാഠിന്യം സംഭവിക്കുന്നതും എന്തിന്നു? നിന്റേ
ദാസരെയും നിൻ അവകാശഗോത്രങ്ങളെയും വിചാരിച്ചു തിരിച്ചുവരേ
൰൮ ണമേ! അല്പനേരത്തേക്കു നിൻ വിശുദ്ധജനം (നാട്) അടക്കിനിന്നു,
൰൯ ഞങ്ങടേ മാറ്റാന്മാർ നിൻ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തെ ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു. ഞങ്ങ
ളും നീ യുഗാദിമുതൽ വാഴാതുള്ളവൎക്കും നിന്റേ പേർകൊണ്ടു വിളിക്ക

പ്പെടാത്തവൎക്കും ഒത്തു ചമഞ്ഞു. ഹാ നിൻ മുമ്പിൽനിന്നു മലകൾ പൊരി
വോളം നീ വാനങ്ങളെ ചീന്തി ഇറങ്ങിവന്നാൽ കൊള്ളായിരുന്നു!
൬൪, ൧ ജാതികൾ നിൻ മുഖത്തെ കണ്ടു വിറെക്കുംവണ്ണം നിന്റെ മാററാന്മാ
ൎക്കു തിരുനാമത്തെ അറിയിപ്പാൻ, തീ വിറകു കത്തിക്കും പോലേ അ
൨ ഗ്നി വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോലേ നീ ഇറങ്ങിവന്നാൽ (കൊള്ളാം). നിൻ
മുമ്പിൽനിന്നു മലകൾ പൊരിവോളം ഞാങ്ങൾ കാത്തിരിയാത്ത ഭയങ്കര
൩ ങ്ങളെ നീ കാട്ടിക്കൊണ്ടു ഇറങ്ങിവന്നാൽ (കൊള്ളാം). തന്നെ പ്രതീ
ക്ഷിക്കുന്നവന്നു വേണ്ടി പ്രവൃത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നിന്നെ ഒഴി
കേ യുഗാദിമുതൽ കേട്ടില്ല ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല കൺ കണ്ടതും ഇല്ലല്ലോ!—
൪ സന്തോഷിച്ചു നീതിയെ പ്രവൃത്തിക്കുന്നവർ നിൻ വഴികളിൽ (ചെന്നു)
നിന്നെ ഓൎക്കുന്തോറും നീ അവരെ എതിരേററു സത്യം. ഇതാ നീ ക്രു
ദ്ധിച്ചു ഞങ്ങൾ പാപികൾ ആയ്പിളങ്ങി, ഞങ്ങൾ പണ്ടു ഇതിൽ (നില്ക്കേ)
൫ രക്ഷപ്പെട്ടുമോ? ഞങ്ങൾ ഒക്കയും അശുദ്ധന്ന് ഒത്തുവല്ലോ, ഇങ്ങേ നീ
തികൾ എല്ലാം കറത്തുണി പോലേ അത്രേ; ഇലകണക്കേ ഞങ്ങൾ എ
ല്ലാവരും വാടി, ഇങ്ങേ അകൃത്യം കാററു പോലേ ഞങ്ങളെ എടുത്തുകള
൬ ഞ്ഞു. നിൻ നാമത്തെ വിളിച്ചു യാചിക്കുന്നവനും ഉറക്കിളെച്ചു നിന്നെ
പിടിച്ചുകൊള്ളുന്നവനും ഇല്ലാഞ്ഞു, കാരണം നീ ഞങ്ങളിൽനിന്നു തിരു
൭ മുഖത്തെ മറെച്ചു ഇങ്ങേ അകൃത്യങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ ഉരുകിച്ചു. പിന്നേ
യോ യഹോവേ നീയേ ഞങ്ങടേ അപ്പൻ. ഞങ്ങൾ കളിമണ്ണും നീ ഞങ്ങ
൮ ളെ മനയുന്നവനും, ഞങ്ങൾ ഒക്കയും നിൻ കൈക്രിയ അത്രേ. യഹോ
വേ അത്യന്തം ക്രുദ്ധിക്കരുതേ, അകൃത്യത്തെ എന്നേക്കും ഓരാൎക്ക; നോ
൯ ക്കിക്കണ്ടാലും ഈ ഞങ്ങൾ ഒക്കയും നിൻ ജനം തന്നേ!— നിൻ വി
ശുദ്ധനഗരങ്ങൾ കാടായിച്ചമഞ്ഞു, ചിയ്യോൻ മരുവും യരുശലേം പാഴും
൰ ആയ്പ്പോയി. ഞങ്ങടേ അപ്പന്മാർ നിന്നെ സ്തുതിച്ചുപോന്ന ഞങ്ങടേ
അഴകിയ വിശുദ്ധാലയം എരിക്കൊള്ളിയായി, ഞങ്ങടേ കാമ്യവസ്തുക്കൾ
൰൧ ഒക്കയും ഇടിപൊടിയായിച്ചമഞ്ഞു. യഹോവേ ഇവ നീ കണ്ടു് അട
ങ്ങിക്കൊള്ളുമോ? മിണ്ടാതിരുന്നു ഞങ്ങളെ അത്യന്തം വലെക്കയോ?

൬൫. അദ്ധ്യായം.

യഹോവയുടേ ഉത്തരം ആവിതു: താൻ ആൎക്കും ദൂരസ്ഥനല്ല എങ്കിലും കഠിന
പാപികൾക്കു പ്രതിക്രിയ ചെയ്യുന്നവനും (൭) ശിക്ഷയിൽ ശേഷിപ്പിനെ മാത്രം
രക്ഷിപ്പവനും (൰൩) ഇങ്ങനേ ജനത്തെ രണ്ടാക്കി പകുത്തു ശിഷ്ടരിൽ തന്നെ
തേജസ്കരിച്ചും (൧൭) പുതിയ യരുശലേമിൽ സൎവ്വം പുതുക്കിക്കൊൾ്വോനും അത്രേ.

൧ (വീ)ന്നോട്) അപേക്ഷിക്കാത്തവരാലും ഞാൻ തിരയപ്പെട്ടമാറായി, എ
ന്നെ അന്വേഷിക്കാത്തവരാലും ഞാൻ കണ്ടെത്തപ്പെട്ടമാറായി, എൻ നാ
മത്താൽ പേർ വിളിക്കപ്പെടാത്ത ജാതിയോടു ഞാൻ ഇതാ ഇതാ എന്നു പ
൨ റഞ്ഞുപോന്നു. സ്വന്തവിചാരങ്ങളെ മുന്നിട്ടു നന്നല്ലാത്ത വഴിയിൽ നട
ക്കുന്നൊരു മത്സരജനത്തിന്നു നേരേ ഞാൻ പകൽ മുഴുവനും കൈകളെ
൩ പരത്തിവന്നു. എൻ മുഖത്തിന്നു നേരേ നിച്ചലും എന്നെ മുഷിപ്പിക്കു
ന്നൊരു ജനം തോട്ടങ്ങളിൽ ബലി കഴിച്ചും, ഇട്ടികക്കെട്ടുകളിന്മേൽ ധൂ
൪ പം കാട്ടിയും, ശവക്കുഴികളിൽ കുത്തിയിരുന്നു ഒളിയിടങ്ങളിൽ രാപാ
൫ ൎത്തു പന്നിയിറച്ചി തിന്നു കലങ്ങളിൽ തീട്ടച്ചാറു വെച്ചും, "എനിക്കു
വിശുദ്ധി ഏറുകയാൽ നീ വേറേ നിന്നുകൊൾ! എന്നെ തൊടല്ലേ!" എ
ന്നിങ്ങനേ പറഞ്ഞു പോകുന്നവർ എൻ മൂക്കിൽ പുകയും പകൽ മുഴുവൻ
൬ കത്തുന്ന തീയും അത്രേ. എൻ മുമ്പിൽ ഇതാ എഴുതിക്കിടക്കുന്നിതു:
ഞാൻ പകരം ചെയ്യുന്നിയേ മിണ്ടാതേ ഇരിക്ക ഇല്ല, അവരുടേ മടി
൭ യിൽ പകരം ഒപ്പിക്കേ ഉള്ളു, എന്നത്രേ: നിങ്ങടേ അകൃത്യങ്ങളും മല
കളിന്മേൽ ധൂപം കാട്ടി കുന്നുകളിൽ എന്നെ നിന്ദിച്ച പിതാക്കന്മാരുടേ
അകൃത്യങ്ങളും ഒക്കത്തക്ക (ഒപ്പിക്കും) എന്നു യഹോവ പറയുന്നു; അവർ
പ്രവൃത്തിച്ചതിനേ ഞാൻ മുമ്പേ തന്നേ അവരുടേ മടിയിലേക്ക് അളക്കും.
൮ യഹോവ പറയുന്നിതു: മുന്തിരിങ്ങാക്കുലയിൽ (അല്പം) രസം കണ്ടാൽ
"അതു നശിപ്പിക്കോല, അതിൽ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ" എന്നു ചൊല്ലും
പ്രകാരം തന്നേ ഞാനും എന്റേ ദാസന്മാർ നിമിത്തം ചെയ്യു സകലവും
൯ നശിപ്പിക്കാതേ ഇരിക്കും. യാക്കോബിൽനിന്നു സന്തതിയെയും യഹൂദ
യിൽനിന്നു എൻ മലകളെ അടക്കുന്നവനെയും പുറപ്പെടുവിക്കും; ഞാൻ
തെരിഞ്ഞെടുത്തവർ അതിനെ അടക്കയും എൻ ദാസന്മാർ അവിടേ വസി
൧൦ ക്കയും ചെയ്യും. ശാരോൻ ആടുകൾക്കു പാൎപ്പും ആകോർതാഴ്വര കന്നുകാ
ലിക്കു ഇരിപ്പുമായി എന്നെ തിരയുന്ന എൻ ജനത്തിന്നു അടഞ്ഞുവരും.—
൧൧ യഹോവയെ വിട്ട നിങ്ങളോ (കേൾപ്പിൻ) എൻ വിശുദ്ധമലയെ മറന്നു
ഗദ് (എന്ന വ്യാഴത്തിന്നു) പലകയെ ഒരുക്കി മെനി (എന്ന ലക്ഷ്മിക്കു)
൧൨ വിരകിയ മദ്യം നിറെച്ചു കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങളെ: ഞാൻ വാളിന്നു വി
ധിക്കും; നിങ്ങൾ ഒക്കയും കുലെക്കു കുനിയും. ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ നി
ങ്ങൾ മിണ്ടുവാനും ചൊല്ലിയപ്പോൾ കേൾപ്പാനും തോന്നാതേ എൻ കണ്ണു
കളിൽ വല്ലാത്തതു ചെയ്തു എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതു തെരിഞ്ഞുകൊണ്ട
ഹേതുവാൽ തന്നേ.

൧൩ അതുകൊണ്ടു കൎത്താവായ യഹോവ പറയുന്നിതു: കണ്ടാലും എൻ ദാ
സന്മാർ തിന്നും നിങ്ങൾക്കോ വിശക്കും, ഇതാ എൻ ദാസന്മാർ കുടിക്കും
നിങ്ങളോ ദാഹിക്കും, ഇതാ എൻ ദാസന്മാർ സന്തോഷിക്കും നിങ്ങളോ
൧൪ ലജ്ജിക്കും. ഇതാ എൻ ദാസന്മാർ മനസ്സൌഖ്യംകൊണ്ടു് ആൎക്കും നിങ്ങ
ളോ മനോദുഃഖത്താൽ നിലവിളിച്ചും ആത്മമുറിവിനാൽ മുറയിട്ടും;
൧൫ നിങ്ങളുടേ നാമത്തെയോ ഓർ ആണയായി ഞാൻ തെരിഞ്ഞെടുത്തവൎക്കു
നിങ്ങൾ വിട്ടേക്കയും ചെയ്യും. കൎത്താവായ യഹോവ നിന്നെ കൊല്ലും;
൧൬ സ്വദാസന്മാൎക്കോ അവൻ വേറൊരു പേർ വിളിക്കും: ദേശത്തിൽ
ആർ എല്ലാം തന്നെത്താൻ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ സത്യദൈവത്തിൽ തന്നെ
അനുഗ്രഹിക്കും, ദേശത്തിൽ ആർ ആണയിട്ടാൽ സത്യദൈവത്തെ ആ
ണയിടും; മുമ്പിലേ സങ്കടങ്ങൾ മറന്നു എൻ കണ്ണുകൾക്കും മറഞ്ഞുപോക
൧൭ യാൽ തന്നേ.— കാരണം: ഇതാ ഞാൻ പുതിയ വാനങ്ങളും പുതിയ
ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു, മുമ്പിലേവ ഇനി ഓൎപ്പാറും ഇല്ല മനസ്സിൽ തോ
൧൮ ന്നുകയും ഇല്ല. ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ എന്നെന്നേക്കും ആനന്ദിച്ചു
മകിഴുവിൻ, യരുശലേമിനെ ഞാൻ ഇതാ ഉല്ലാസവും അതിൻ ജനത്തെ
൧൯ ആനന്ദവും ആക്കി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടു, യരുശലേമിൽ ഉല്ലസിക്കയും എൻ ജ
നത്തിൽ ആനന്ദിക്കയും ചെയ്യും; അവളിൽ കരച്ചലിന്റേ ഒച്ചയും മുറ
വിളിയും ഇനി കേൾപ്പാറും ഇല്ല.
൨൦ അവിടുന്നു ഇനി (ചില) നാളേക്കുള്ള കുട്ടിയും വാഴുനാൾ തികയാത്ത
കിഴവനും ഉണ്ടാക ഇല്ല, പൈതൽ ആകട്ടേ നൂറു വയസ്സായി മരിക്കും, പാ
൨൧ പി നൂറു വയസ്സ് എത്തീട്ടേ ശപിക്കപ്പെട്ടു. അവർ വീടുകളെ പണിതു
൨൨ കുടിയിരിക്കും, പറമ്പുകളെ നട്ടു നിരത്തി ചരക്കിനെ ഭക്ഷിക്കും. അ
വർ പണിതു മറ്റേവൻ കുടിയിരിപ്പാറില്ല, അവർ നട്ടതു മറ്റേവൻ ഭ
ക്ഷിപ്പാറും ഇല്ല. കാരണം എൻ ജനത്തിന്റേ ആയുസ്സു മരത്തിൻ ആ
യുസ്സിന്നു് ഒക്കും, ഞാൻ തെരിഞ്ഞെടുത്തവർ താന്താന്റേ കൈകളുടേ പ
൨൩ ണിയെ വിഴുങ്ങും. അവർ വൃഥാ ദണ്ഡിക്ക ഇല്ല അപമൃത്യുവിന്നായി
പെറുകയും ഇല്ല, അവർ യഹോവ അനുഗ്രഹിച്ച സന്തതിയല്ലോ, അവ
൨൪ രുടേ പ്രജകളും ഒരുമിച്ചു നില്ക്കും. അവർ വിളിക്കുമ്മുമ്പേ ഞാൻ ഉത്ത
രം ചൊല്കയും അവർ ഉരിയാടി തീരാഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേൾക്കയും ആം.
൨൫ ചെന്നായും കുഞ്ഞാടും ഒന്നു പോലേ മേയും, സിംഹം മൂരി പോലേ വൈ
ക്കോലും തിന്നും, പാമ്പിന്നോ മണ്ണു തന്നേ ആഹാരം. എന്റേ വിശുദ്ധ
മലയിൽ എങ്ങും അവ ദോഷം ചെയ്കയും നശിപ്പിക്കയും ഇല്ല (൧൧, ൬—
൯) എന്നു യഹോവ പറയുന്നു.

൬൬. അദ്ധ്യായം.

ദേവാലയം ഇനി നുറുങ്ങിയ ആത്മാവത്രേ (൩) യാഗാദികൎമ്മത്തിലും പ്ര
സാദം ഇല്ല. (൫) മായക്കാർ തോററു നാണിക്കേ (൬) യഹോവാജനം നഗര
ത്തിൽ നിറഞ്ഞു (൧൦) ആശ്വസിച്ചു സുഖിക്കും. (൧൪) യഹോവ സ്വന്തരെ വ
ളൎത്തു മാററാന്മാരെ ശിക്ഷിച്ചു (൧൮) സകലവംശങ്ങളെയും ചേൎത്തുകൊണ്ടു ര
ക്ഷിതരിൽ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ നിയോഗിച്ചു തിരുനാമത്തെ എങ്ങും അറിയിപ്പിച്ചു
(൨൧) ദൂരസ്ഥന്മാരെയും പുരോഹിതരാക്കി വാഴും; (൨൪) വൈരികൾ ജീവന്മൃത
രായി മാഴ്കും.

൧ യഹോവ പറയുന്നിതു: വാനങ്ങൾ എൻ സിംഹാസനവും ഭൂമി എൻ
പാദപീഠവും തന്നേ; പിന്നേ നിങ്ങൾ എനിക്കു പണിയും ആലയം എ
൨ ങ്ങനേതു? എൻ സ്വസ്ഥവാസത്തിൻ സ്ഥലവും എവിടം? ഇവ എല്ലാം
എൻ കൈ ഉണ്ടാക്കീട്ടു് ഇവ ഒക്കേ ഉണ്ടായല്ലോ എന്നു യഹോവയുടേ
അരുളപ്പാടു; എന്നാൽ ഇവരെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളും: എളിയവൻ, നു
റുങ്ങിയ ആത്മാവുള്ളവൻ എൻ വചനത്തിന്നു ഞെട്ടുന്നവൻ എന്നുള്ള
വരേ.

൩ * കാളയെ അറുക്കുന്നവൻ പുരുഷനെ ഹനിക്കുന്നു, ആടു യജിക്കുന്നവൻ
നായ്ക്കഴുത്തു് ഒടിക്കുന്നു, കാഴ്ച ഹോമിക്കുന്നവൻ പന്നിച്ചോര (നല്കുന്നു),
കുന്തുരുക്കം ധൂപിക്കുന്നവൻ അസത്തിനെ വാഴ്ത്തുന്നു. ഇവർ സാക്ഷാൽ
തങ്ങളുടേ വഴികളെ തെരിഞ്ഞെടുത്തു, അവരുടേ മനസ്സിന്നു തങ്ങളുടേ
൪ വെറുപ്പുകൾ ഇഷ്ടമായതു പോലേ, ഞാനും അവരെ വലെപ്പിക്കുന്നതു
തെരിഞ്ഞെടുത്തു അവരുടേ പേടികളെ അവൎക്കു വരുത്തും; ഞാൻ വിളി
ച്ചതിന്നു ഉത്തരം ചൊല്വാൻ ഇല്ലാഞ്ഞു, ഞാൻ സംസാരിച്ചതിനെ അ
വർ കേളാതേ എൻ കണ്ണുകളിൽ വല്ലാത്തതു ചെയ്തു എനിക്കു് ഇഷ്ടമില്ലാ
ത്തതിനെ തെരിഞ്ഞെടുക്ക ഹേതുവാലത്രേ.
൫ യഹോവാവചനത്തിന്നു ഞെട്ടുന്നവരായുള്ളോരേ അവന്റേ വചന
ത്തെ കേൾപ്പിൻ: നിങ്ങളെ പകെച്ചു എൻ നാമം നിമിത്തം തള്ളിവിട്ട
നിങ്ങളുടേ സഹോദരന്മാർ: "നിങ്ങടേ സന്തോഷം ഞങ്ങൾ കാണ്മാൻ
യഹോവ തനിക്കു തേജസ്സ് വരുത്തുക!" എന്നു പറയുന്നു; അവർ നാണി
൬ ച്ചുപോകും. അഹോ കേൾ നഗരത്തിൽനിന്നു മുഴക്കം, മന്ദിരത്തിൽനി
ന്നു നാദം, യഹോവ സ്വശത്രുക്കൾക്കു പകരം വീട്ടുന്നതിന്റേ ശബ്ദം!
൭ അവളോ പിടെക്കുമ്മുമ്പേ പെററു, നോവു പിടിക്കുമ്മുമ്പേ ഓർ ആണി
൮ നെ പ്രസവിച്ചു. ഈ വിധം കേട്ടതു് ആർ, ഈ വക കണ്ടതു് ആർ?

ദേശത്തെ ഒരു നാൾകൊണ്ടു തന്നേ ഈറ്റെടുപ്പിക്കാമോ? ഒരു ജാതി
ക്ഷണനേരത്തിൽ പിറക്കുമോ? ചിയ്യോനാകട്ടേ നൊന്ത ഉടനേ തൻ
൯ മക്കളെയും പെററു. ഞാൻ ഗർഭദ്വാരത്തോളം കടത്തീട്ടും പെറുവിക്കാതി
രിക്കുമോ? എന്നു യഹോവ പറയുന്നു. അല്ല പെറുവിക്കുന്ന ഞാൻ (പി
൧൦ റവി) മുടക്കുമോ എന്നു നിന്റെ ദൈവം പറയുന്നു.— അല്ലയോ യരു
ശലേമെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഒക്കവേ അവളോടു കൂട സന്തോഷിപ്പിൻ,
അവളെ ചൊല്ലി മകിഴവിൻ! അവളെക്കൊണ്ടു ഖേദിച്ചവർ ഒക്കവേ
൧൧ അവളുടേ ആനന്ദത്തിൽ ചേൎന്ന് ആനന്ദിപ്പിൻ! അവളുടേ ആശ്വാ
സമുലയിങ്കന്നു കുടിച്ചു തൃപ്തരാവാൻ, അവളുടേ തേജസ്സിൻ കൊങ്കയിൽ
൧൨ നുകൎന്നു രസിപ്പാൻ തന്നേ. കാരണം യഹോവ പറയുന്നിതു: ഇതാ
ഞാൻ അവൾക്കു നദി പോലേ സമാധാനവും വഴിയുന്ന ആറു പോലേ
ജാതികളുടേ ധനഘനവും നീട്ടിക്കൊടുത്തു നിങ്ങളെ കുടിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ
൧൩ ഉക്കത്ത് എടുക്കപ്പെട്ടു മുഴങ്കാലുകളിന്മേൽ ഓമനിക്കപ്പെടും. ഓരാളേ
അമ്മ ആശ്വസിപ്പിക്കും പ്രകാരം തന്നേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസി
പ്പിക്കും, യരുശലേമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം വരും.
൧൪ ആയതു നിങ്ങൾ കാണും, ഹൃദയം ആനന്ദിക്കയും നിങ്ങടേ എല്ലു
കൾ ഇളമ്പുല്ലു പോലേ പൂത്തു തെഴക്കയും ചെയ്യും; ഇങ്ങനേ യഹോവ
യുടേ കൈ അവന്റെ ദാസരോട് അറിയാകുമ്പോൾ ശത്രുക്കളോട് അ
൧൫ വൻ ഈറിപ്പോകും. തീയിലല്ലോ ഇതാ യഹോവ വരും. തൻ കോപ
ത്തെ ഊഷ്മാവിലും ശാസനയെ അഗ്നിജ്വാലയിലും നടത്തുവാൻ അവ
൧൬ന്റെ രഥങ്ങൾ വിശറിക്ക് ഒക്കും. തീകൊണ്ടും തിരുവാൾകൊണ്ടും
യഹോവ സകലജഡത്തോടും വാദിക്കും സത്യം, യഹോവ കുത്തിന്നിട്ടു പ
൧൭ ട്ടവർ പെരുകയും ആം. തോട്ടങ്ങളിൽ തങ്ങൾക്കു തന്നേ വെടിപ്പും
ശുദ്ധിയും വരുത്തി നടുമുററത്തു ഒരുത്തനെ പിഞ്ചെന്നു പന്നിയിറച്ചി എ
ലിയും അറെപ്പും തിന്നുന്നവർ ഒക്കത്തക്ക മുടിഞ്ഞുപോകും എന്നു യഹോ
വയുടേ അരുളപ്പാടു.
൧൮ ഞാനോ അവരുടേ ക്രിയകളും വിചാരങ്ങളും (ശിക്ഷിക്കും). സകലജാ
തികളെയും ഭാഷകളെയും കൂട്ടുവാൻ അടുത്തിതു, അവർ വന്നു എൻ തേ
൧൯ ജസ്സിനെ കാണേണ്ടതിന്നത്രേ. ഞാനും അവരിൽ ഓർ അടയാളം ചെ
യ്യേക്കുന്നുണ്ടു: അവരിൽനിന്നു വഴുതിപ്പോന്നവരെ തൎശീശ് വരേയും,
വില്ലാളികളായ ഫൂൽ, ലൂദ്, തുബൽ, യവാൻ ഇത്യാദി ജാതികളിലും,
എൻ കേൾവിയെ കേൾക്കാതേ തേജസ്സിനെ കാണാതേയും ഉള്ള ദ്വീ

ദ്വീപുകളിലും ഞാൻ അയക്കും; അവർ ജാതികളിൽ എൻ തേജസ്സിനെ
൨൦ അറിയിക്കയും ചെയ്യും. ഇവർ സകലജാതികളിൽനിന്നും നിങ്ങടേ സ
ഹോദരന്മാരെ യഹോവെക്കു കാഴ്ചയായി കൊണ്ടുവരും; കുതിരപ്പുറത്തും
തേർ തണ്ടുകളിലും കോവരകഴുതകൾ ഒട്ടകപ്പെട്ടകളിന്മേലും ഏററിക്കൊ
ണ്ടു യരുശലേമാകുന്ന എൻ വിശുദ്ധമലെക്കു (വരും) ഇസ്രയേൽപുത്രന്മാർ
യഹോവാലയത്തിലേക്കു ശുദ്ധപാത്രത്തിൽ കാഴ്ച കൊണ്ടുവരുന്നപ്രകാരം
തന്നേ എന്നു യഹോവ പറയുന്നു.
൨൧ ആയവരിൽനിന്നും ഞാൻ (തോന്നുന്നവരെ) പുരോഹിതരോടും ലേവ്യ
൨൨ രോടും കൂട്ടുവാൻ എടുക്കും എന്നു യഹോവ പറയുന്നു. എങ്ങനേ എന്നാൽ
ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ വാനങ്ങളും പുതിയ ഭൂമിയും എന്റെ മുമ്പിൽ
നില്ക്കും പോലേ തന്നേ നിങ്ങളുടേ സന്തതിയും പേരും നിലനില്ക്കും എ
൨൩ ന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. പിന്നേ സംഭവിപ്പിതു: കറുത്തവാവു
തോറും ശബ്ബത്തുതോറും സകലജഡവും എന്റെ മുമ്പാകേ നമസ്കരിപ്പാൻ
൨൪ വരും എന്നു യഹോവ പറയുന്നു. ആയവർ പുറപ്പെട്ടു എന്നോടു ദ്രോ
ഹിച്ചുപോയ പുരുഷന്മാരുടേ ശവങ്ങളെ നോക്കും, അവററിൻ പുഴ ചാക
ഇല്ല തീ കെടുകയും ഇല്ല, സകലജഡത്തിന്നും ഛൃരാകേ ഉള്ളു.

THE BOOK OF THE PROPHET

JEREMIAH.

യിറമിയാ.

൧. അദ്ധ്യായം.

(൪) യിറമിയാവെ പ്രവാചകനാക്കി വിളിച്ചു നിയോഗിച്ചതു.

൧ ബിന്യാമിൻദേശത്ത് അനഥോത്തിങ്കലേ പുരോഹിതന്മാരിൽ ഹി
൨ ല്ക്കിയാപുത്രനായ യിറമിയാവിന്റേ വചനങ്ങൾ: ഇവനു ആമോന്റേ
പുത്രനായ യോശീയാ എന്ന യഹൂദാരാജാവിൻ നാളുകളിൽ അവന്റേ
വാഴ്ചയുടേ പതിമൂന്നാം ആണ്ടിൽ യഹോവയുടേ വചനം ഉണ്ടായി;
൩ യഹൂദാരാജാവായി യോശീയാപുത്രനായ യോയാക്കീമിൻനാളുകളിലും യ
ഹൂദാരാജാവായി യോശീയാപുത്രനായ ചിദക്കീയാവിന്റേ പതിനൊ
ന്നാം ആണ്ടറുതിയോളം, അഞ്ചാം മാസത്തിലേ യരുശലേമിൻ പ്രവാസം
വരെക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള (വചനങ്ങൾ).
൪. ൫ യഹോവാവചനം എനിക്കുണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: ഞാൻ നിന്നെ വയ
റ്റിൽ ഉരുവാക്കുമ്മുമ്പേ നിന്നെ അറിഞ്ഞു, ഗൎഭത്തുനിന്നു പുറത്തു വരുമ്മു
മ്പേ നിന്നേ ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചു ജാതികൾക്കു പ്രവാചകനാക്കി
൬ വെച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ: ഹാ യഹോവാകൎത്താവേ ഇതാ എനിക്കു പറ
൭ വാൻ അറിഞ്ഞു കൂടാ ഞാൻ ബാലനല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞാറേ, യഹോവ
ഉരെച്ചിതു: ഞാൻ ബാലൻ എന്നു ചൊല്ലരുതു, ഞാൻ നിന്നെ അയക്കു
ന്നിടംതോറും നീ ചെന്നു നിന്നോടു കല്പിക്കുന്നത് ഒക്കെയും പറകേ വേ
൮ ണ്ടതു. അവരുടേ മുഖം ഭയപ്പെടായ്ക! നിന്നെ വിടുവിപ്പാൻ ഞാൻ
൯ നിന്നോട് ഒപ്പം എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടത്രേ. എന്നാറേ
യഹോവ കൈ നീട്ടി എൻ വായിൽ തൊട്ടു: ഇതാ എന്റേ വചനങ്ങളെ
൧൦ നിന്റേ വായിൽ ആക്കി; കണ്ടാലും ഇന്നു ഞാൻ ജാതികൾക്കും രാജ്യ
ങ്ങൾക്കും നിന്നെ മേലാക്കി നിയമിക്കുന്നതു പൊരിച്ചിടിപ്പാനും കെടുത്തു

മുടിപ്പാനും പണിതും നട്ടും കൊൾവാനും തന്നേ എന്നു യഹോവ എ
ന്നോടു പറകയും ചെയ്തു.
൧൧ പിന്നേ യഹോവാവചനം എനിക്കുണ്ടായി: യിറമിയാ നീ എന്തൊ
ന്നു കാണുന്നു? എന്നു ചോദിച്ചാറേ (ബദാമാകുന്ന) ഉണൎമ്മരക്കൊമ്പു കാ
൧൨ ണുന്നു എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ: നീ നന്നേ കണ്ടു, ഞാനും എന്റെ വച
നം അനുഷ്ഠിപ്പാൻ ഉണരുന്നുണ്ടു എന്നു യഹോവ എന്നോടു പറഞ്ഞു.
൧൩ പിന്നേയും യഹോവാവചനം എനിക്കുണ്ടായി: നീ എന്തൊന്നു കാണു
ന്നു? എന്നു ചോദിച്ചാറേ തിളെക്കുന്ന കലം കാണുന്നു, അതിന്റെ മുഖം
൧൪ വടക്കുനിന്നത്രേ എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ, യഹോവ ഉരെച്ചിതു: വടക്കു
നിന്ന് ആപത്തു വഴിഞ്ഞു ദേശവാസികൾ എല്ലാവരിലും ചൊരിയും.
൧൫ ഞാനോ വടക്കേ രാജ്യങ്ങളിലേ സൎവ്വവംശങ്ങളെയും വിളിക്കുന്നിതാ എ
ന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. അവർ വന്നു യരുശലേം വാതില്പടികൾ
ക്കും ചുററും എല്ലാ മതില്കൾക്കും യഹൂദാനഗരങ്ങൾക്ക് ഒക്കെക്കും നേരേ
൧൬ താന്താന്റെ സിംഹാസനം വെക്കും. ഇവർ എന്നെ വെടിഞ്ഞു അന്യ
ദേവകൾക്കു ധൂപം കാട്ടി തങ്ങടേ കൈക്രിയകളെ വണങ്ങിപ്പോയ സ
കലദോഷം നിമിത്തം ഞാൻ ഇവരുടേ മേൽ എൻ ന്യായവിധികളെ
൧൭ ചൊല്ലുകയും ചെയ്യും. നീയോ അര കെട്ടിക്കൊണ്ട് എഴുനീല്ക്ക, ഞാൻ
നിന്നോടു കല്പിക്കുന്നത് ഒക്കയും അവരോടു പറക! അവരുടേ മുന്നിൽ
പേടിക്കേണ്ട അല്ലായ്കിൽ നിന്നെ അവരിൽനിന്നു പേടിപ്പിക്കിലുമാം.
൧൮ ഇന്നോ ഞാൻ സമസ്തദേശത്തിന്നും യഹൂദാരാജാക്കന്മാൎക്കും അതിലേ പ്ര
ഭുക്കൾക്കും പുരോഹിതന്മാൎക്കും നാട്ടുജനത്തിന്നും നിന്നെ കോട്ടയൂരും ഇ
൧൯ രിമ്പുതൂണും ചെമ്പുമതിലും ആക്കി നിറുത്തുന്നു. അവർ നിന്നെക്കൊള്ള
പൊരുകയും ആവതില്ല എന്നു കാണ്കെയും ചെയ്യും; രക്ഷെക്കു നിന്നോട്
ഒപ്പം ഞാനല്ലോ ആകുന്നത് എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.

I. പ്രബന്ധം. യോശീയാകാലത്തു ആറു പ്രബോധനങ്ങൾ. (അ. ൨—൨൦.)

൨. അദ്ധ്യായം.

1. സ്ഥായി ഏറും നാഥനെ (൪) ഇസ്രയേൽ ദ്രോഹിക്കയാൽ (൯) ശിക്ഷ വേണ്ടിയതു. (൨൦) ബിംബാരാധനെക്കു പണ്ടേ ചാഞ്ഞതുകൊണ്ടു (൩൧) ബോധോപായം പ്രയോഗിച്ചിട്ടല്ലാതെ (൩൫) മനന്തിരിവു വിഷമം തന്നേ എന്ന് ഒന്നാം പ്രബോധനം.

൧. ൨ യഹോവാവചനം എനിക്കുണ്ടായത് എന്തെന്നാൽ: നീ ചെന്നു യരുശ
ലേമിൻ ചെവികളിൽ വിളിച്ചു പറയേണ്ടതു. യഹോവ പറയുംപ്രകാ
രം (കേൾക്ക) നിന്റെ ബാല്യത്തിലേ വാത്സല്യവും പുതുക്കുടിപ്രേമവും
വിതയില്ലാത്ത ദിക്കിൽ മരുഭൂമിയൂടേ നീ എന്റെ പിന്നാലേ ചെന്നതും
൩ എല്ലാം എനിക്ക് ഓൎമ്മ വരുന്നു. അന്ന് ഇസ്രയേൽ യഹോവെക്കു വി
ശുദ്ധം, അവന്നു വരുന്ന വിളച്ചലിന്റെ ആദ്യഫലം തന്നേ. അതിനെ
തിന്നുന്നവർ ഒക്കയും കുററത്തിലായി, ദോഷം അവൎക്കു പിണഞ്ഞുതേ
ഉള്ളു എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൪ യാക്കോബ് ഗൃഹവും ഇസ്രയേൽഭവനത്തിലേ സകലവംശങ്ങളും ആ
൫ യുള്ളോരേ യഹോവാവചനത്തെ കേൾപ്പിൻ! യഹോവ ഉരെക്കുന്നിതു:
എന്തോത് അകൃത്യം എങ്കൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടു നിങ്ങളേ അച്ഛന്മാർ എ
൬ ന്നോട് അകന്നു മായയെ പിന്തുടൎന്നു മായാമയമായിപ്പോയി? ഞങ്ങളെ
മിസ്രനാട്ടിൽനിന്നു കരേററി മരുഭൂമിയൂടേ നടത്തി വെന്നിലവും കുഴിയും
ഏറുന്ന ദിക്കിൽ ഓർ ആളും കടക്കാതേ മനുഷ്യൻ കുടിയിരിക്കാതവണ്ണം
വറൾച്ചയും മരണനിഴലും ഉള്ള ദേശത്തിൽ കൂടി വരുത്തിയ യഹോവ
൭ എവിടേ? എന്നു പറഞ്ഞതും ഇല്ല. ഞാനോ നിങ്ങളെ ഉഭയനാട്ടിലാക്കി
അതിലേ ഫലവും സമ്പത്തും ഭുജിപ്പാൻ പൂകിച്ചു; നിങ്ങളും പുക്കു എന്റെ
ദേശത്തെ അശുദ്ധിവരുത്തി എൻ അവകാശത്തെ വെറുപ്പാക്കിക്കളഞ്ഞു.
൮ യഹോവ എവിടേ? എന്നു പുരോഹിതന്മാർ പറഞ്ഞതും ഇല്ല, ധൎമ്മവെ
പ്പിനെ പിടിക്കുന്നവർ എന്നെ അറിഞ്ഞതും ഇല്ല. ഇടയന്മാർ എന്നോടു
ദ്രോഹിച്ചു പ്രവാചകന്മാർ ബാളെക്കൊണ്ടു പ്രവചിച്ചും ഉതകാതവരെ
പിന്തുടൎന്നും പോയി.
൯ എന്നതുകൊണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇനി വ്യവഹരിക്കും നിങ്ങളേ മ
ക്കളുടേ മക്കളോടും വ്യവഹരിക്കയും ചെയ്യും എന്നു യഹോവയുടേ അരു
൧൦ ളപ്പാടു. കാരണം കിത്തിംദ്വീപുകളിൽ ഓടി നോക്കുവിൻ, കേദാരിലും
ആളയച്ചു വഴിക്കേ കുറിക്കൊൾവിൻ! ഈ വക അങ്ങുണ്ടോ എന്നു കാ
൧൧ ണ്മിൻ! ഒരു ജാതി ദേവന്മാരെ പകൎന്നു മാറീട്ടുണ്ടോ? (അവ ദേവന്മാ
രല്ല താനും) എന്റെ ജനമോ തന്റെ തേജസ്സായവനെ ഉതകാത്തതി
൧൨ നോടു പകൎന്നുകളഞ്ഞു. ഇതിങ്കൽ ഹേ വാനങ്ങളേ സ്തംഭിച്ചു ഞെട്ടി അത്യ
൧൩ ന്തം മിരണ്ടുപോവിൻ! എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ഇരട്ടി ദോ
ഷത്തെയല്ലോ എന്റെ ജനം ചെയ്തു: ജീവവെള്ളത്തിന്റെ ഉറവായ എ
ന്നെ വെടിഞ്ഞു തങ്ങൾക്കു കിണറുകളെ വെട്ടി തോണ്ടുവാൻ ആയി

൧൪ വെള്ളം നില്ക്കാത്ത പൊട്ടക്കൂപങ്ങൾ തന്നേ.— ഇസ്രയേൽ അടിമ
യോ വീട്ടിൽ പിറന്ന ദാസനോ? പിന്നേ അവൻ കൊള്ളയായ്പ്പോയത്
൧൫ എങ്ങനേ? ഇളങ്കേസരികൾ അവന്റെ നേരേ അലറി ഗൎജ്ജിച്ചു അ
വന്റെ ദേശത്തെ പാഴാക്കി വെച്ചു, അവന്റെ നഗരങ്ങൾ ചുട്ടു കുടി
൧൬ യില്ലാതേയായി. നോഫ്, തഃഫനസ്സ് എന്നവററിൻ മക്കളും നിന്റെ
൧൭ നെറുക മൊട്ടയാക്കി മേയുന്നു. ഇതിനെ നിണക്കു വരുത്തിയതു നി
ന്റെ ദൈവമായ യഹോവ വഴിനടത്തുംകാലത്തു നീ അവനെ വെടി
൧൮ ഞ്ഞതല്ലയോ ആകുന്നതു? ഇപ്പോഴോ മിസ്രവഴികൊണ്ടു നിനക്ക് എ
ന്തു? നീലാതീൎത്ഥം കുടിക്കയോ? അശ്ശൂർവഴികൊണ്ടും നിനക്ക് എന്തു?
൧൯ ഫ്രാത്തിൻ ജലം കുടിക്കയോ? നിന്റെ ദോഷം നിന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നു,
നിന്റെ പിന്തിരിവുകളും നിന്നെ ശാസിക്കുന്നു. എന്നിട്ടു നിന്റെ ദൈ
വമായ യഹോവയെ വെടിഞ്ഞു എങ്കലേ അച്ചം ഇല്ലാത്തതു തീമയും
കൈപ്പും ഉള്ള പ്രകാരം ബോധിച്ചു കാണ്ക എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോ
വയുടേ അരുളപ്പാടു.
൨൦ പണ്ടുപണ്ടേ നിന്റെ നുകം നീ തകൎത്തു കെട്ടുകളെ അറുത്തു; ഞാൻ
സേവിക്കയില്ല എന്നു കല്പിച്ചു ഉയൎന്ന കുന്നുതോറും പച്ചമരത്തിങ്കീഴ് തോ
൨൧ റും വേശ്യയായി ശയിച്ചുപോയി. ഞാനോ ഉത്തമവള്ളി എന്നു നിന്നെ
നട്ടു, അശേഷം തരമുള്ള വിത്തു! പിന്നേ നീ എനിക്കു പരദേശവള്ളി
൨൨ യുടേ കൊട്ടങ്കൊടികളായ്ച്ചമവാൻ എന്തു? തുവച്ചിലകൊണ്ടു നീ കഴുകി
വേണ്ടുവോളം ചവക്കാരം ഇട്ടാലും, നിന്റെ കുററം എനിക്കു കറയായി
൨൩ കാണ്കേ ഉള്ളു എന്നു യഹോവാകൎത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടു. ഞാൻ തീ
ണ്ടീട്ടില്ല ബാളുകളെ പിഞ്ചെന്നതും ഇല്ല എന്നു നിനക്ക് എങ്ങനേ പറ
യാം? (ഹിന്നോം) താഴ്വരയിലേ നീ നടക്കുന്ന വഴി കാണ്ക! കുതമുള്ള ഒട്ട
കപ്പെട്ടയായി അങ്ങിടിങ്ങിടു പായുന്നവളേ നീ എന്തു ചെയ്തു എന്നറിക.
൨൪ കാടു നന്നേ ശീലിച്ചിട്ടു മോഹാധിക്യത്താൽ വായു കപ്പുന്ന കാട്ടുകഴുതയു
ടേ വെകളിയെ ആർ തടുക്കും? അവളെ തിരയുന്നവർ എല്ലാം ഓടി മട്ടു
൨൫ ക്കും, അവളുടേ മാസത്തിൽ അവൾ കിട്ടും താനും. (ഹേ പ്രിയേ) വെ
റുങ്കാലായി പോകായ്വാനും തൊണ്ടെക്കു ദാഹം തട്ടായ്വാനും സൂക്ഷിച്ചോ!
നീയോ പറയുന്നു: ഗതികെട്ടു കിടക്കുന്നു; അല്ല പരന്മാരെ ഞാൻ കാമി
ച്ചു, പരന്മാരെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യും.
൨൬ കയ്യും കളവുമായി പിടിച്ച കള്ളൻ നാണിക്കും പോലേ ഇസ്രയേൽ
ഗൃഹം രാജാക്കൾ പ്രഭുക്കളും പുരോഹിതപ്രവാചകരുമായി നാണിച്ചു

൨൭ പോയി. നീ എനിക്കപ്പൻ എന്നു മരത്തോടും നീ എന്നെ പെററു എ-
ന്നു കല്ലിനോടും ചൊല്ലി മുഖമല്ല പിടരി എനിക്കു കാട്ടുന്നവർ തന്നേ.
അനൎത്ഥകാലത്തിലോ: അല്ലയോ എഴുനീററു ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊൾക!
൨൮ എന്നു പറയും. അന്നു നീ നിണക്കായി ഉണ്ടാക്കിയ ദേവകൾ എവി
ടേ? അവർ എഴുന്നു അനൎത്ഥകാലത്തു നിന്നെ ഉദ്ധരിക്കട്ടേ! യഹൂദേ
നിൻ നഗരങ്ങളുടേ എണ്ണത്തോളം നിനക്കു ദേവകളും പോരുമല്ലോ.
൨൯ നിങ്ങൾ എന്നോടു വ്യവഹരിപ്പാൻ എന്തു? നിങ്ങൾ ഒക്കയും എന്നോടു
൩൦ ദ്രോഹിച്ചു എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. അങ്ങേ മക്കളെ അടിച്ച
തു വ്യൎത്ഥമായി, ശിക്ഷയെ അവർ കൈക്കൊണ്ടില്ല, മുടിക്കുന്ന സിംഹം
൩൧ പോലേ നിങ്ങളുടേ വാൾ അങ്ങേ പ്രവാചകരെ തിന്നുകളഞ്ഞു. നിങ്ങൾ
എന്തൊരു തലമുറ! യഹോവാവചനം സൂക്ഷിപ്പിൻ! ഞാൻ ഇസ്രയേലി
ന്നു മരുഭൂമി താൻ അതിതമസ്സിൻ ദിക്കു താൻ ആയിരുന്നുവോ? ഞങ്ങൾ
നിന്നോട് ഇനി ചേരുകയില്ല ഉഴല്കേ ഉള്ളു എന്നു എന്റേ ജനം പറ
൩൨ വാൻ എന്തു? കന്യക തന്റേ അണിവും പുതുപ്പെൺ തന്റേ അര
ഞ്ഞാണകളും മറക്കുമോ? എൻ ജനമോ എണ്ണമില്ലാത്ത നാളുകൾ എന്നെ
മറന്നുകളഞ്ഞു.
൩൩ പ്രേമത്തെ അന്വേഷിപ്പാൻ നിന്റേ വഴിയെ എത്ര നന്നാക്കുന്നു! അ
൩൪ തുകൊണ്ടു നിന്റേ വഴികളെ നീ ദോഷങ്ങളെ ശീലിപ്പിച്ചു. നിന്റേ
വസ്ത്രവക്കുകളിലും കുററമില്ലാത്ത എളിയ ആത്മാക്കളുടേ രക്തം കാണാ
യ്യുന്നു; തുരന്നു കളവിലല്ല നീ അവരെ കണ്ടു പിടിച്ചതു മേല്പടി എല്ലാ
൩൫ ററിന്നിമിത്തമത്രേ. എന്നിട്ടും: ഞാൻ കുററമില്ലാത്തവൾ എന്നും തിരു
ക്കോപം എന്നെ വിട്ടു മടങ്ങി എന്നും നീ പറയുന്നു. ഞാൻ പിഴെച്ചില്ല
൩൬ എന്നു ചൊല്കകൊണ്ടു ഞാൻ ഇതാ നിന്നോടു വ്യവഹരിക്കും. നിന്റേ
വഴിയെ മാററുവാൻ നീ എത്ര ഉഴറുന്നു! അശ്ശൂരിങ്കൽ നീ ലജ്ജിച്ചു പോ
൩൭ യപ്രകാരമേ മിസ്രയിലും നീ ലജ്ജിച്ചുപോകും. കൈകളെ തലമേൽ
പൊങ്ങിച്ചും നീ ഇവനെ വിട്ടു വാങ്ങും; യഹോവ ആകട്ടേ നീ ആശ്ര
യിക്കുന്നവരെ വെറുക്കയാൽ നിനക്ക് അവരോടു ശുഭം വരിക ഇല്ല.
൩, ൧ അവൻ പറയുന്നിതു: ഓരാൾ തന്റേ ഭാൎയ്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അ
വൾ വിട്ടുപോയി മറെറാരു പുരുഷന് ആയ ശേഷം അവൻ തിരിച്ച്
അവളോടു ചേരുമോ? അങ്ങനത്തേ ദേശം ബാഹ്യമ്ലേച്ഛത ആയ്പോ
കയില്ലയോ? നീയോ ഏറിയ കൂട്ടരോടു പുലയാടീട്ടും എന്നരികത്തു മട
൨ ങ്ങിവരികയോ? എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. വെറുമ്പുറക്കുന്നുക

ളിലേക്കു കണ്ണുയൎത്തി നോക്കുക! നിന്നെ പുണരാത്തത് എവ്വിടം? അറ
വിക്കാരൻ മരുഭൂമിയിൽ ഒററം പോലേ നീ വഴികളിൽ അവൎക്കായിരു
ന്നുകൊണ്ടു നിന്റേ പുലയാട്ടുകളാലും ദോഷത്താലും ഭൂമിയേ ബാഹ്യമാക്കി
൩ കളഞ്ഞു. മാരികൾ മുടങ്ങി പിന്മഴ ഇല്ലാതേ ആയി, എന്നിട്ടും നിനക്കു
൪ വേശ്യാസ്ത്രീയുടേ നെററി ഉണ്ടു, നാണിപ്പാൻ മനസ്സില്ലാഞ്ഞു. ഇന്നേ
തൊട്ടോ നീ എന്നോടു വിളിക്കുന്നു: എന്നപ്പനേ എന്റേ യൌവനത്തി
൫ ലേ തോഴൻ നീ അത്രേ! അവൻ എന്നേക്കും സിദ്ധാന്തിക്കുമോ, സദാ
(ചൊടി) സംഗ്രഹിക്കുമോ? എന്നിങ്ങനേ ചൊല്ലീട്ടും നീ ദോഷങ്ങളെ
ചെയ്തുപോന്നു കഴിവു വരുത്തുന്നു കഷ്ടം.

2. ൩, ൬—൬, ൩൦ മനം തിരിയാത്ത ഇസ്രയേലെ ഉപേക്ഷി
ക്കുമ്പ്രകാരം രണ്ടാം പ്രബോധനം.

൩. അദ്ധ്യായം.

(൬) പത്തു ഗോത്രങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടും (൧൧) യഹോവ പിന്നേയും ചേ
ൎത്തുകൊള്ളും.

൬ യോശീയാരാജാവിൻ കാലത്തു യഹോവ എന്നോടു പറഞ്ഞു: പിഴകി
പ്പോയ ഇസ്രയേൽ ചെയ്തതിനെ കണ്ടുവോ? അവൾ ഉയൎന്ന മലതോറും
൭ പച്ചമരത്തിങ്കീഴ് തോറും പോയി പുലയാടിക്കിടന്നു. ഇവ ഒക്കയും ചെ
യ്ത ശേഷം അവൾ എങ്കലേക്കു മടങ്ങിവരും എന്നു ഞാൻ നിനെച്ചിട്ടും
അവൾ മടങ്ങി വന്നില്ല; ആയതു വിശ്വാസഘാതകിയായ യഹൂദ എന്ന
൮ സഹോദരി കാൺകയും ചെയ്തു. പിഴകിപ്പോയ ഇസ്രയേലെ വ്യഭിചാരം
നിമിത്തം ഞാൻ പിരിച്ചുകളഞ്ഞു ഉപേക്ഷണച്ചീട്ടു കൊടുത്താറേയും ദ്രോ
ഹിണിയായ യഹൂദ എന്ന സഹോദരി ഒട്ടും ഭയപ്പെടാതേ ചെന്നു താനും
൯ പുലയാടിയപ്രകാരം ഞാൻ കണ്ടു. അവളുടേ പുലയാട്ടിൻ ലഘുത്വം ഹേ
തുവായി ദേശം ബാഹ്യമായ്പ്പോയി അവൾ കല്ലു മരങ്ങളോടും വ്യഭിച
൧൦ രിച്ചുപോയതും, എല്ലാം കണ്ട ദ്രോഹിണിയായ യഹൂദ എന്ന സഹോദ
രി പൊളിയായിട്ടല്ലാതേ സൎവ്വാത്മനാ എങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞതും ഇല്ല എ
ന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.

൧൧ പിന്നേ യഹോവ എന്നോടു പറഞ്ഞു: വിശ്വാസഘാതകിയായ യഹൂ
൧൨ ദയിലും പിഴകിപ്പോയ ഇസ്രയേലിന്നു നീതി ഏറ കാണുന്നു. നീ ചെന്നു
വടക്കോട്ടു ഈ വാക്കുകളെ വിളിക്ക: ഹേ പിഴകിപ്പോയ ഇസ്രയേലേ

തിരിച്ചു വാ! എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ഞാൻ നിങ്ങളെ ചുളി
ഞ്ഞു നോക്കുകയും ഇല്ല ഞാൻ ദയാലുവാകയാൽ എന്നേക്കും സിദ്ധാന്തി
൧൩ ച്ചു പോകാ എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. നിന്റേ കുററം മാത്രം
അറിഞ്ഞുകൊൾക നിന്റേ ദൈവമായ യഹോവയോടു ദ്രോഹിച്ചിട്ടു പച്ച
മരത്തിങ്കീഴ് തോറും പരന്മാരെ തിരഞ്ഞലഞ്ഞതും എന്റേ ശബ്ദം നിങ്ങൾ
കേളാതേ പോയതും തന്നേ എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.—
൧൪ പിഴകിപ്പോയ മക്കളേ മടങ്ങി വരുവിൻ! എന്നു യഹോവയുടേ അരുള
പ്പാടു, നിങ്ങളെ ഞാൻ വേട്ടു സത്യം; ഊരിൽ ഒന്നായും കുലത്തിൽ രണ്ടാ
യും ഇങ്ങനേ നിങ്ങളെ ഞാൻ കൈക്കൊണ്ടു ചിയ്യോനിൽ വരുത്തിക്കും.
൧൫ എൻ ഹൃദയത്തിന്നു തക്ക ഇടയന്മാരെ തരുന്നതും ഉണ്ടു, അറിഞ്ഞും ബോ
൧൬ ധിച്ചുംകൊണ്ട് അവർ നിങ്ങളെ മേയ്ക്കും. അന്നു നിങ്ങൾ ദേശത്തിൽ
പെരുകി കായ്ക്കുമ്പോൾ യഹോവാനിയമപ്പെട്ടകം എന്ന് ഇനി പറകയും
മനസ്സിൽ തോന്നുകയും അതിന്റേ ഓൎമ്മയും വാഞ്ഛയും വരികയും ഇല്ല,
ആയത് ഇനി ചമെപ്പാറും ഇല്ല എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൧൭ അക്കാലം യരുശലേമേ യഹോവയുടേ സിംഹാസനം എന്നു വിളിക്കയും
സകലജാതികളും യഹോവാനാമം യരുശലേമിൽ ആകയാൽ അവിടേക്കു
കൂടി ചേരും, ഇനി അവർ ദുൎമ്മനസ്സിൻ ശാഠ്യം പിടിച്ചു നടക്കുകയും
൧൮ ഇല്ല. ആ നാളുകളിൽ യഹൂദാഗൃഹം ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തോടു ചേൎന്നു നട
ക്കും, അവർ ഒന്നിച്ചു വടക്കേനാടു വിട്ടു ഞാൻ നിങ്ങളേ പിതാക്കന്മാ
രെ അവകാശമായി അനുഭവിപ്പിച്ച ദേശത്തിൽ വരികയും ചെയ്യും.
൧൯ വിശേഷിച്ചു ഞാൻ ഭാവിച്ചിതു: നിന്നെ ഞാൻ മക്കളിൽ എങ്ങിനേ ആ
ക്കിവെക്കും! ജാതികളുടേ ശ്രേഷ്ഠശിഖാമണി അവകാശമാകുന്ന മനോഹ
രദേശത്തെ നിനക്കത്രേ തരും നിങ്ങൾ എന്നെ “എന്നപ്പനേ” എന്നു വി
ളിക്കും എന്റേ പിന്നിൽനിന്നു വാങ്ങുകയില്ല എന്നും ഞാൻ ഭാവിച്ചു.
൨൦ അല്ലയോ ഇസ്രയേൽഗൃഹമേ സ്ത്രീ തന്റേ തോഴനോടു വിശ്വാസവഞ്ചന
ചെയ്യുംവണ്ണം നിങ്ങൾ എങ്കലത്രേ വിശ്വാസവഞ്ചന ചെയ്തു എന്നു യഹോ
൨൧ വയുടേ അരുളപ്പാടു. വെറുമ്പുറക്കുന്നുകളിൽ ഓർ ഒച്ച അതാ കേൾക്കു
ന്നു: ഇസ്രയേൽപുത്രന്മാർ തങ്ങളുടേ വഴിയെ കോട്ടം വരുത്തി സ്വദൈവ
മായ യഹോവയെ മറന്നുപോകകൊണ്ടു കെഞ്ചിക്കേഴുന്നതു തന്നേ.
൨൨ “ഹോ പിഴകിപ്പോയ മക്കളേ മടങ്ങി വരീൻ! നിങ്ങളുടേ പിന്തിരിവു
കളെ ഞാൻ മാററാം” (എന്നു കേട്ടുടൻ) “നിന്നരികേ ഞങ്ങൾ ആഗമിച്ചി
൨൩ താ സാക്ഷാൽ നീ ഞങ്ങളുടേ ദൈവമായ യഹോവ! കുന്നുകൾ മലക

ളിൽനിന്നുള്ള കോലാഹലം ചതിക്കത്രേ; ഇസ്രയേലിന്റേ രക്ഷ സാ
൨൪ ക്ഷാൽ ഞങ്ങളുടേ ദൈവമായ യഹോവയിലത്രേ. ഞങ്ങളുടേ പിതാക്ക
ന്മാർ അദ്ധ്വാനിച്ചു നേടിയതും അവരുടേ ആട്ടും കന്നുകാലിയും പുത്രീ
പുത്രന്മാരെയും ഞങ്ങടേ ചെറുപ്പം മുതൽ ആ നിന്ദ്യരൂപം തിന്നുകളഞ്ഞു.
൨൫ ഈ ഞങ്ങളുടേ നിന്ദയിൽ ഞങ്ങൾ കിടക്കട്ടേ! ഞങ്ങളെ അപമാനവും
മൂടുകേ ആവു! ഞങ്ങളുടേ ദൈവമായ യഹോവയോടു ഞങ്ങളും പിതാക്ക
ളുമായി ചെറുപ്പം മുതൽ ഇന്നേ നാൾവരേ പിഴെച്ചു യഹോവ എന്ന ഞ
ങ്ങളുടേ ദൈവത്തിൻ ശബ്ദത്തെ കേട്ടുകൊള്ളാതേ പോകയാൽ അത്രേ”.
൪, ൧ എന്നതിന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നിതു: ഇസ്രയേലേ നീ മടങ്ങി
എങ്കലേക്കു തിരിക്കയും എന്റേ മുമ്പിൽനിന്നു നിന്റേ വെറുപ്പുകളെ
൨ നീക്കിക്കളകയും ഉഴലാതേ നില്ക്കയും, യഹോവാജീവനാണ എന്നു
നേരുന്യായത്തിലും നീതിയിലും ആണയിടുകയും ചെയ്യാൽ അവനിൽ
അത്രേ ജാതികൾ തങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചും പ്രശംസിച്ചും കൊൾ്കയും ആം.

൪. അദ്ധ്യായം.

(൩) യഹൂദ മനന്തിരിയാതേ പാൎത്താൽ (൫) ഘോരശിക്ഷ വടക്കുനിന്ന് അണഞ്ഞു (൧൧) ദുഷ്ടത ഏറുന്ന യരുശലേമിലും (൧൯) ബോധംകെട്ട നാട്ടിലും തട്ടും.

൩ യഹൂദാപുരുഷരോടും യരുശലേമോടും യഹോവ പറയുന്നിതു: മുള്ളുക
൪ ളിൽ വിതെക്കാതേ തരിക്കിടക്കുന്നതു നടത്തിക്കൊൾ്വിൻ! യഹോ
വെക്ക് എന്നു പരിച്ഛേദിച്ചുകൊണ്ടു ഹൃദയങ്ങളിലേ അഗ്രചൎമ്മങ്ങളെ
നീക്കിക്കളവിൻ, യഹൂദാപുരുഷരും യരുശലേംവാസികളും ആയുള്ളോ
രേ, നിങ്ങളുടേ പ്രവൃത്തികളുടേ തീമ നിമിത്തം എൻ ക്രോധം തീ പോ
ലേ പൊങ്ങി ആരാലും കെടാതവണ്ണം കത്തായ്വാൻ തന്നേ!
൫ യഹൂദയിൽ അറിയിച്ചും യരുശലേമിൽ കേൾ്പിച്ചും “നാട്ടിൽ കാഹ
ളം വിളിക്കേണം” എന്നു പറവിൻ: അല്ലയോ കൂട്ടുവിൻ, കോട്ടനഗര
൬ ങ്ങളിൽ നാം പൂകുക, ചിയ്യോനേ നോക്കി കൊടി എടുപ്പിൻ കടിവാ
ങ്ങിപ്പോവിൻ, വൈകരുതേ! എന്നു തിങ്ങി മുഴങ്ങി വിളിപ്പിൻ. ഞാന
൭ ല്ലോ വടക്കുനിന്നു കേടും വലിയ ഇടിവും വരുത്തുന്നുണ്ടു. ചോലക്കെ
ട്ടിൽനിന്നു സിംഹം പൊങ്ങി ജാതികളുടേ സംഹാരി സ്വസ്ഥാനം വിട്ടു
യാത്രയായതു നിൻ ദേശത്തെ പാഴാക്കി നഗരങ്ങളെ കുടികൾ ഇല്ലാതേ
൮ ധൂളിച്ചുവെപ്പാനത്രേ. ഇതു വിചാരിച്ചു രട്ടുകൾ ഉടുത്തു തൊഴിച്ചു മുറ

വിളിപ്പിൻ, യഹോവയുടേ കോപാഗ്നി നമ്മെ വിട്ടു മാറാഴ്കയാൽ തന്നേ!
൯ അന്നാൾ രാജാവിന്നും പ്രഭുക്കൾക്കും ബോധം കെടുകയും പുരോഹിതർ
ഭ്രമിക്കയും പ്രവാചകർ സ്തംഭിക്കയും ആം എന്നു യഹോവയുടേ അരുള
൧൦ പ്പാടു.— അല്ലയോ യഹോവാകൎത്താവേ, യരുശലേമാദിയായ ഈ ജ
നത്തെ നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം ഉണ്ടാകും എന്നു കേൾപ്പിച്ചിട്ടു നീ ചതി
ച്ചു സ്പഷ്ടം, പ്രാണനോടു വാൾ അണഞ്ഞെത്തിയല്ലോ എന്നു ഞാൻ പറ
കയും ചെയ്തു.
൧൧ ആ കാലത്തു യരുശലേമാദിയായ ഈ ജനത്തോടു പറയപ്പെടേണ്ടു
ന്നിതു: മരുഭൂമിയിലേ വെറുമ്പുറക്കുന്നുകളിൽനിന്നു ഒരു ചുട്ടകാററ് എൻ
൧൨ ജനപുത്രിക്കാമാറു തട്ടുന്നതു ചേറുവാനല്ല തെള്ളുവാനുമല്ല. അങ്ങനേ
ത്തതിൽ ഏറ തിങ്ങിനൊരു കാററ് ഇങ്ങു വരും ഞാനും അവരോടു ന്യാ
൧൩ യങ്ങൾ മൊഴികയും ചെയ്യും. അതാ മേഘങ്ങൾ പോലേ അവൻ പൊ
ങ്ങിവരും, തേരുകൾ കൊടുങ്കാററിന്ന് ഒക്കും, കുതിരകളുടേ വേഗത കഴു
൧൪ കിലും ഏറും; ഹാ നമുക്കു കഷ്ടം, നാം തീൎന്നുപോയി. ഹേ യരുശലേ
മേ നീ രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഹൃദയം കഴുകി ദുഷ്ടതയെ പോക്കുക! അതിക്രമ
൧൫ വിചാരങ്ങൾ നിന്നുള്ളിൽ എത്രോടം പാൎക്കും? ദാനിൽനിന്ന് ഓർ ഒച്ച
അറിയിക്കയും എഫ്ര യിംമലയിൽനിന്ന് അനൎത്ഥത്തെ കേൾപ്പിക്കയും
൧൬ ചെയ്യുന്നു. ജാതികളെ ഗ്രഹിപ്പിപ്പിൻ ഈ യരുശലേമിനേയും കേൾ
പ്പിപ്പിൻ (കോട്ടു) വളയുന്നവർ ദൂരദിക്കിന്നു വരുന്നു, യഹൂദാനഗരങ്ങളെ
൧൭ ക്കൊള്ള ആരവാരം ഇടുന്നു. അവൾ എന്നോടു മത്സരിക്കയാൽ അവർ
വയലിലേ കാവല്ക്കാരെ പോലേ അവൾക്കു നേരേ ചുററിനില്ക്കുന്നു എന്നു
൧൮ യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. നിണക്ക് ഇതു വരുത്തിയതു നിന്റേ വ
ഴിയും കൎമ്മങ്ങളും അത്രേ. ഇതു നിന്റേ ദോഷം തന്നേ അതും കൈക്കു
ന്നു സാക്ഷാൽ പ്രാണനോളം എത്തുന്നു.
൧൯ ഊയി എന്റേ കടൽ എൻ കടൽ! നെഞ്ചകം പിടെക്കുന്നു, എനിക്കു
ഹൃദയം മുഴങ്ങുന്നു, മിണ്ടാഴ്വാൻ കഴിയാ. എൻ ഉള്ളമേ കാഹളശബ്ദമ
൨൦ ല്ലോ നീ കേൾക്കുന്ന പോർവിളി തന്നേ. ഭംഗത്തിന്മേൽ ഭംഗം വിളി
ക്കപ്പെടുന്നു, ദേശം ഒക്കയും മുടിഞ്ഞുവല്ലോ. പെട്ടെന്ന് എൻ കൂടാരങ്ങ
൨൧ ളും നൊടികൊണ്ടു തിരശ്ശീലകളും മുടിഞ്ഞുപോയി. ഞാൻ കൊടി കാ
൨൨ ണ്കയും കാഹളധ്വനി കേൾക്കയും വേണ്ടത് എത്രോടം? കാരണം എൻ
ജനം പൊട്ടർ; അവർ എന്നെ അറിയാ. ഭോഷത്വമുള്ള കുട്ടികളായി
ബോധമില്ലാത്തവർ; ദോഷം ചെയ്വാൻ ജ്ഞാനികൾ ആയാലും ഗുണം

൨൩ ചെയ്വാൻ അറിയാ. ഞാൻ ഭൂമിയെ നോക്കി പാഴും ശൂന്യവും എന്നു ക
൨൪ ണ്ടു, വാനത്തെയും നോക്കി അതിൻ വെളിച്ചം ഇല്ല; മലകളെ നോ
൨൫ ക്കി കുലുങ്ങുന്നെന്നു കണ്ടു, കുന്നുകൾ ഒക്കയും ചാഞ്ചാടുന്നു. ഞാൻ നോ
ക്കി, മനുഷ്യൻ ആരും ഇല്ല എന്നു കണ്ടു, വാനത്തിലേ പക്ഷി എല്ലാം പ
൨൬ റന്നുപോയി. ഞാൻ നോക്കി കൎമ്മേൽ മരുവെന്നു കണ്ടു, അതിൻ ഊരു
കൾ എല്ലാം യഹോവയുടേ മുമ്പാകേ തൽകോപച്ചൂടിനാൽ തകൎന്നു കിട
ക്കുന്നു.
൨൭ എങ്ങനേ എന്നാൽ യഹോവ പറയുന്നിതു: സമസ്തദേശം പാഴായ്
൨൮ പ്പോകും, മുരമ്മുടിവു നടത്തുക ഇല്ല താനും. ആയതു ചൊല്ലി ഭൂമി ഖേ
ദിക്കയും വാനം മീതേ കറുക്കയും ചെയ്യും, ഞാൻ ഉരെച്ചും അനുതാപം
൨൯ തോന്നാതേയും മടങ്ങാതേയും നിൎണ്ണയിച്ചും ഇരിക്കയാൽ തന്നേ. കുതി
രയും വില്ലാളിയും (അണയുന്ന) ഒച്ചെക്കു ഏതു പട്ടണവും മണ്ടുന്നു, കാ
ടുകളിൽ പൂകു പാറകളിൽ കയറുന്നു, ഏതു പട്ടണവും വസിപ്പവൻ ഒട്ടും
൩൦ ഇല്ലാതോളം ഒഴിച്ചു കിടക്കുന്നു. സംഹാരം വന്നവളേ നീ എന്തു ചെ
യ്യും? ധൂമ്രം ഉടുത്താലും പൊന്നാഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞാലും കണ്ണിൽ മ
ഷി നിറെച്ചാലും വൃഥാ നിന്നെ നീ ശോഭിപ്പിക്കുന്നു. പാങ്ങർ നിന്നെ
൩൧ വേണ്ടാ എന്നു നിൻ പ്രാണനെ അന്വേഷിക്കുന്നു. ഈറവിളിയല്ലോ
ഞാൻ കേൾക്കുന്നു, കടിഞ്ഞൂൽ പെറേണ്ടവളുടേ വ്യഗ്രത പോലേ ചിയ്യോ
ൻപുത്രിയുടേ ശബ്ദം തന്നേ; നെടുവീൎപ്പിട്ടു കൈകളും പരത്തി: “അയ്യോ
കഷ്ടം എൻ പ്രാണൻ കൊല്ലുന്നവൎക്കു മാഴ്കിക്കിടക്കുന്നു” എന്നത്രേ.

൫. അദ്ധ്യായം.

ന്യായവിധിയുടേ കാരണങ്ങളാവിതു: നീതിമാൻ ഇല്ലായ്കയും (൧൦) കൎത്താവിൻ വചനത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചതും (൧൯) പരന്മാരെ സേവിച്ചുപോയതും (൨൬) പാതകവൃദ്ധിയും തന്നേ.

൧ യരുശലേംതെരുക്കളിൽ ഊടാടി നോക്കി അറിഞ്ഞുകൊൾവിൻ! ന്യാ
യം ചെയ്തു നേരിനെ തേടിക്കൊള്ളുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾ കാണുമോ എ
ന്നു അതിന്റേ വീഥികളിൽ അന്വേഷിച്ചു നടപ്പിൻ! കണ്ടാൽ ഞാൻ
൨ അവളോടു ക്ഷമിക്കും. യഹോവാജീവനാണ എന്നു അവർ പറഞ്ഞാലും
൩ കള്ളസ്സത്യമത്രേ ചെയ്യുന്നു. യഹോവേ തിരുക്കണ്ണുകൾ നേരിന്നായി അ
ല്ലോ നോക്കുന്നതു? നീ അവരെ അടിച്ചിട്ടും വേദന ഇല്ല, അവരെ മുടി

ച്ചിട്ടും ശിക്ഷയെ കൈക്കൊൾവാൻ നിരസിക്കുന്നു. മുഖങ്ങളെ പാറയെ
൪ ക്കാൾ കഠിനമാക്കി മടങ്ങിവരിക ഇല്ല എന്നു കല്പിക്കുന്നു. എന്നാറേ
ഞാൻ: ഇവർ നീചർ മാത്രം, യഹോവവഴിയെയും സ്വദൈവത്തിൻ
൫ ന്യായത്തെയും അറിയായ്കയാൽ മൂഢരത്രേ. ഞാൻ വലിയവരടുക്കേ
പോയി അവരോടു സംസാരിക്കട്ടേ, അവർ യഹോവവഴിയെ അറിയു
ന്നുവല്ലോ! എങ്കിലും അവർ ഒക്കത്തക്ക നുകത്തെ തകൎത്തു തളകളെ പൊ
൬ ട്ടിച്ചുകളഞ്ഞു. ആയതുകൊണ്ടു കാട്ടിലേ സിംഹം അവരെ വെട്ടുന്നു,
വെറുമ്പുറങ്ങളിലേ ചെന്നായി മുടിക്കുന്നു, പുലി അവരുടേ ഊരുകളോട്
ഒററിപ്പാൎക്കുന്നു, അതിൽ ആർ പുറപ്പെട്ടാലും കീറിപ്പോകും, അവരുടേ
ദ്രോഹങ്ങൾ പെരുകി പിന്തിരിവുകൾ തിങ്ങിച്ചമകയാൽ തന്നേ.—
൭ പിന്നേ എന്തിട്ടു നിന്നോടു ക്ഷമിക്കേണം? നിന്റേ മക്കൾ എന്നെ വി
ട്ടു ദൈവമല്ലാത്തവ ചൊല്ലി ആണയിട്ടു പോകുന്നു. ഞാൻ അവരെ സ
ത്യം ചെയ്യിച്ചാറേ അവർ വ്യഭിചരിച്ചു വേശ്യാഗൃഹത്തിൽ കൂട്ടം കൂടി
൮ പോയി. ആവോളം തീററിയ കുതിരകൾ പോലേ അവർ ഉഴന്നു താ
൯ ന്താന്റേ തോഴന്റേ കെട്ടിയവൾക്കു കനെച്ചുപോരുന്നു. ഈ വക
ഞാൻ സന്ദൎശിക്ക ഇല്ലയോ? ഇങ്ങനത്തേ ജാതിയോട് എൻ ഉള്ളം പക
വീളുക ഇല്ലയോ? എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൰ അല്ലയോ ഇവളുടേ മതിലുകളിൽ കരേറി നശിപ്പിപ്പിൻ, മുരമ്മുടിവു
മാത്രം ചെയ്യായ്വിൻ! അതിൻ വള്ളികളെ യഹോവെക്കുള്ളതല്ല എന്നിട്ടു
൰൧ ഒടുക്കുവിൻ! വിശ്വാസപാതകമല്ലോ എന്നോടു ചെയ്തു ഇസ്രയേൽഗൃ
൰൨ ഹവും യഹൂദാഗൃഹവും തന്നേ എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. അവർ
യഹോവയെ നിഷേധിച്ചു "അവൻ ഇല്ല" എന്നും "നമ്മുടേ മേൽ തീമ
൰൩ വരികയില്ല, വാളും ക്ഷാമവും നാം കാണ്കയില്ല" എന്നും പറയുന്നു. ആ
പ്രവാചകന്മാർ കാററായി തീരും (പറയിക്കുന്നവൻ) അവൎക്കുള്ളിൽ ഇ
൰൪ ല്ലല്ലോ) അങ്ങനേ അവൎക്കു വരട്ടേ!— അതുകൊണ്ടു സൈന്യങ്ങളുടേ
ദൈവമായ യഹോവ പറയുന്നിതു: നിങ്ങൾ ഈ വാക്കു പറകകൊണ്ടു
ഞാൻ ഇതാ എൻ വചനങ്ങളെ നിൻ വായിൽ അഗ്നിയും ഈ ജനത്തെ
൰൫ തടികളും ആക്കും, അത് അവരെ തിന്നും. ഇസ്രയേൽഗൃഹമേ നിങ്ങ
ളുടേ മേൽ ഞാൻ ഇതാ ദൂരത്തുനിന്ന് ഒരു ജാതിയെ വരുത്തുന്നു എന്നു
യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു; മിടുക്കേറും ജാതി, യുഗാദി മുതൽ ഉള്ള ജാ
തി, ഭാഷ നിനക്ക് അറിയാതേ പറയുന്നതു തോന്നാതേ ഉള്ള ജാതി.
൰൬ അതിൻ തൂണി തുറന്ന ശവക്കുഴിക്ക് ഒക്കും, അവർ എല്ലേരും ശൂരന്മാർ.

൧൭ അവർ നിന്റേ കൊയ്ത്തും അപ്പവും തിന്നും, നിന്റേ പുത്രീപുത്രന്മാരെ
യും തിന്നും, നിന്റേ ആടും മാടും തിന്നും, നിന്റേ വള്ളിയും അത്തിയും
തിന്നും, നീ ആശ്രയിക്കുന്ന കോട്ടനഗരങ്ങളെയും വാൾകൊണ്ടു തറിക്കും.
൧൮ എങ്കിലും ആ നാളുകളിലും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ മുരമ്മുടിവു നടത്തുക ഇല്ല
എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൧൯ പിന്നേ നമ്മുടേ ദൈവമായ യഹോവ ഇവ ഒക്കയും നമ്മെ ചെയ്യു
ന്നത് എന്തുകൊണ്ടു? എന്നു നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ: നിങ്ങൾ എന്നെ
വിട്ടു മറുനാട്ടുദേവകളെ നിങ്ങടേ ദേശത്തിൽ സേവിച്ചതു പോലേ ത
ന്നേ നിങ്ങൾക്കല്ലാത്ത ദേശത്തിൽ അന്യന്മാരെ സേവിച്ചു പോകും എന്ന്
൨൦ അവരോടു ചൊല്ലേണം. അല്ലയോ യാക്കോബ് ഗൃഹത്തിൽ നിങ്ങൾ അ
൨൧ റിയിച്ചു യഹൂദയിൽ കേൾപ്പിക്കേണ്ടുന്നിതു: കണ്ണ് ഉണ്ടായിട്ടും കാണാ
തേ, ചെവി ഉണ്ടായിട്ടും കേളാതേ ബോധം കെട്ട മൂഢജനമേ, ഇതു
൨൨ കേൾക്കേ വേണ്ടു! എന്നെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടായ്കയോ, എൻ മുമ്പിൽ
പിടയായ്കയോ? കടക്കാത നിത്യവെപ്പായി കടലിന്നു മണൽ മാത്രം അ
തിർ ആക്കിയവനെ? അതിലേ തിരകൾ തുളുമ്പി അലെച്ചും കഴിവു വ
രാതേ മുഴങ്ങി പൊങ്ങീട്ടും കടന്നു കൂടാ എന്നു യഹോവയുടേ അരുള
൨൩ പ്പാടു. ഈ ജനത്തിന്നോ മത്സരിച്ചു മറുക്കുന്ന ഹൃദയം ഉണ്ടു; അവർ
൨൪ അകന്നു പോയ്ക്കളഞ്ഞു: നമ്മുടേ ദൈവമായ യഹോവയെ ഭയപ്പെടാവു,
തൽക്കാലത്തു മുന്മഴ പിന്മഴയായി മാരി പൊഴിച്ചും കൊയ്ത്തിന്നു വെച്ച
ആഴ്ചവട്ടങ്ങളെ കാത്തും പോരുന്നവനല്ലോ! എന്നുള്ളംകൊണ്ടു പറഞ്ഞ
൨൫ തും ഇല്ല. ഈ വകയെ നിങ്ങളുടേ അകൃത്യങ്ങൾ മാററി ഈ നന്മയെ
൨൬ നിങ്ങളുടേ പാപങ്ങൾ മുടക്കിക്കളഞ്ഞു.— എൻ ജനത്തിലാകട്ടേ ദുഷ്ട
ന്മാർ കാണായ്വന്നു, കണികൾ വെക്കുന്നവന് ഒത്തു പതിയിരിക്കും, കട
൨൭ കു യന്ത്രിച്ചു ആളുകളെ പിടിക്കുന്നു. മിടഞ്ഞ കൂട്ടിൽ പക്ഷി നിറയും
പോലേ അവരുടേ വീടുകളിൽ ചതി (മുതൽ) നിറയുന്നു, ഇങ്ങനേ അ
൨൮ വർ വളൎന്നു ധനികരായി. നെയിവെച്ചു തടിച്ചു ചമഞ്ഞു; ദോഷകാൎയ്യ
ങ്ങളിലും അവർ ക്രമം കവിഞ്ഞു പോയി, അനാഥൎക്കു ശുഭം സിദ്ധിപ്പാൻ
അവരുടേ വ്യവഹാരം നേരേ വിസ്തരിപ്പാറും ഇല്ല, ദരിദ്രരുടേ അന്യാ
൨൯ യം വിധിച്ചു തീൎപ്പാറും ഇല്ല. ഈ വക ഞാൻ സന്ദൎശിക്ക ഇല്ലയോ,
ഇങ്ങനത്തേ ജാതിയോട് എൻ ഉള്ളം പക വീളുക ഇല്ലയോ? എന്നു യ
൩൦ ഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു (ൻ).— ഘോരവും ഭൈരവവുമായോന്നു ദേ
൩൧ ശത്തിൽ നടക്കുന്നിതു: പ്രവാചകന്മാർ പൊളിയായി പ്രവചിക്കയും

പുരോഹിതർ അവരുടേ കൈക്ക് അധികരിക്കയും ഇവ്വണ്ണം എൻ ജന
ത്തിന്നു തെളികയും ഉണ്ടു. എന്നതിൻേറ ഒടുവിലേക്കു നിങ്ങൾ എ
ന്തു ചെയ്യു?

൬. അദ്ധ്യായം.

ന്യായവിധി നടത്തുവാൻ മാററാൻ നഗരത്തെ വളഞ്ഞു പിടിച്ചു (൯) ഭയ
കാട്ടാതേ ശിക്ഷിച്ചു (൧൬) കൎമ്മാദികളാൽ രക്ഷ ഒന്നും വരാതവണ്ണം (൨൨) മനം
തിരിയാത്ത വംശത്തെ മുടിച്ചുകളയും.

൧ അല്ലയോ ബിന്യമീൻപുത്രരേ! യരുശലേം ഉള്ളിൽനിന്നു ചാടിപ്പോയി
തെഖോയയിൽ കാഹളം വിളിപ്പിച്ചു ബേഥഖേരമിൽ അഗ്നി ലക്ഷ്യം
നിൎത്തുവിൻ! വടക്കുനിന്നല്ലോ ദോഷവും വലിയ ഇടിവും ഓങ്ങി കാണു
൨ ന്നു. സുന്ദരിയും കാമചാരണിയുമായ ചിയ്യോൻപുത്രിയെ ഞാൻ സന്ന
൩ യാക്കേ ഉള്ളു. അവളരികേ ഇടയന്മാർ ഇനങ്ങളുമായി വന്നു ചുഴവും
൪ കൂടാരങ്ങൾ അടിച്ചു താന്താൻേറ ഭാഗത്തു മേയ്ക്കും. അവൾക്കു നേരേ
പോർ സംസ്കരിപ്പിൻ! ഹോ എഴുന്നീററു ഉച്ചെക്കു നാം കയറുക! ഹാ ക
൫ ഷ്ടം പകൽ ചാഞ്ഞു അന്തി നിഴലുകൾ നീളുന്നു. എടോ രാത്രിയിൽ
൬ നാം കയറി അവളുടേ അരമനകളെ നശിപ്പിച്ചേ ആവു.— കാരണം
സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറഞ്ഞിതു: മരങ്ങളെ വെട്ടി യരുശലേമെ
ക്കൊള്ള മേടു മാടുവിൻ! ഉള്ളിൽ കൈയേററം മുഴുത്തു നിറകയാൽ സന്ദ
൭ ൎശിക്കേണ്ടിയ നഗരം ഇവളത്രേ. കിണറു തൻ വെള്ളത്തെ ചുരത്തും
പോലേ അവൾ തൻ ദോഷത്തെ ചുരത്തുന്നു, സാഹസവും നാനാവിധ
വും അവളിൽ കേളായി, മുറിയും അടിയും വിടാതേ എൻേറ മുമ്പിൽ
൮ ആകുന്നു. യരുശലേമേ, എൻ ഉള്ളം നിന്നോടു വേർവിട്ടു നിന്നെ കുടി
യില്ലാത്ത ദേശമായി പാഴാക്കി വെക്കായ്വാൻ ശാസനെക്ക് അടങ്ങുക!
൯ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നിതു: ഇസ്രയേലിൻേറ ശേഷി
പ്പിലും വള്ളിയിൽ എന്ന പോലേ രണ്ടാമതും അരിഞ്ഞു പറിക്കും; അരി
൧൦ യുന്നവൻ ചെയ്യുംവണ്ണം പിന്നേയും കൊടികളിൽ കൈയിടുക! അവർ
കേൾക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ ആരോടു ചൊല്ലി സാക്ഷി പറയേണ്ടതു? അ
വരുടേ ചെവി പരിച്ഛേദന വരാതേ കുറിക്കൊൾവാൻ വഹിയാ. ഇതാ
യഹോവാവചനം അവൎക്കു നിന്ദ്യമായ്പ്പോയി, അതിൽ ഇഷ്ടം തോന്നുക
൧൧ ഇല്ല. ഞാനോ യഹോവയുടേ ചൂടു നിറഞ്ഞു, അതിനെ അടക്കി വെ
ക്കയിൽ തളൎന്നു! തെരുവിലേ കുട്ടിമേലും യുവാക്കളുടേ സംഘത്തിന്മേലും

ഒക്കത്തക്ക അതിനെ ചൊരിക! സാക്ഷാൽ പുരുഷൻ സ്ത്രീയുമായി കിഴ
൧൨ വൻ ആയുസ്സു തികഞ്ഞവനുമായി അകപ്പെടും. അവരുടേ വീടുകളും
നിലങ്ങളും ഭാൎയ്യമാരും ഒരു പോലേ അന്യന്മാൎക്ക് ആയ്ത്തിരിയും, ദേശ
നിവാസികൾക്കു നേരേ ഞാൻ കൈനീട്ടും സത്യം എന്നു യഹോവയുടേ
൧൩ അരുളപ്പാടു.— കാരണം: ചെറിയവർ മുതൽ വലിയവർ വരേ എ
ല്ലേരും ലാഭം ലോഭിക്കുന്നു, പ്രവാചകൻ മുതൽ പുരോഹിതൻ വരേ എ
൧൪ ല്ലേരും ചതിപ്രയോഗിക്കുന്നു. സമാധാനം ഇല്ലാതിരിക്കേ "സമാധാ
നം സമാധാനം" എന്നു ചൊല്ലി എൻ ജനത്തിൻ പുത്രിയുടേ മുറിയെ എ
൧൫ ളുപ്പത്തിൽ പൊറുപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നു. അവർ അറെപ്പു പ്രവൃത്തിക്ക
യാൽ അവരെ നാണിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു, അവൎക്കു നാണം ഒട്ടും തോന്നാതാനും
ലജ്ജിപ്പാനും അറിയാ. അതുകൊണ്ടു വീഴുന്നവരിൽ അവർ വീഴും, അ
വരെ ഞാൻ സന്ദൎശിക്കും സമയം ഇടറിപ്പോകും എന്നു യഹോവയുടേ
അരുളപ്പാടു.

൧൬ യഹോവ പറയുന്നിതു: "വഴികളിൽ നിങ്ങൾ നിന്നു നോക്കിക്കണ്ടു
യുഗാദിമാൎഗ്ഗങ്ങളെയും നല്ലത്തിൻ വഴി എന്തെന്നും ചോദിച്ചു ആയതിൽ
ചെല്ലുവിൻ എന്നാൽ മനസ്സിന്നു ശമം കാണും!" അവരോ ഞങ്ങൾ ചെല്ലു
൧൭ ഇല്ല എന്നു പറയുന്നു. പിന്നേ ഞാൻ നിങ്ങളുടേ മേൽ നോട്ടക്കാരെ
ആക്കി "കാഹളധ്വനിയെ കുറിക്കൊൾവിൻ" എന്നു കല്പിച്ചിട്ടും കുറി
൧൮ ക്കൊൾക ഇല്ല എന്നു പറയുന്നു. ആകയാൽ അവരിൽ സംഭവിപ്പതു
൧൯ ജാതികളേ കേൾപ്പിൻ, സഭയേ അറിഞ്ഞുകൊൾക! ഭൂമിയേ കേൾക്ക!
ഈ ജനത്തിന്മേൽ ഇതാ ഞാൻ തിന്മ വരുത്തുന്നു, അവർ എന്റേ വാക്കു
കളെ കുറിക്കൊള്ളാതേ എൻ ധൎമ്മോപദേശത്തെ വെറുക്കയാൽ അവരു
൨൦ ടേ വിചാരങ്ങളുടേ ഫലമത്രേ. ശബായിൽനിന്നു വരുന്ന ഈ കുന്തുരു
ക്കവും ദൂരദിക്കിന്നു നല്ല വയമ്പും എനിക്ക് എന്തിന്നു? നിങ്ങടേ ഹോമ
൨൧ ങ്ങൾ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നില്ല ബലികൾ എനിക്കു നിരയാ. അതുകൊണ്ടു
യഹോവ പറഞ്ഞിതു: ഈ ജനത്തിന്നു ഞാൻ ഇതാ ഇടൎച്ചകളെ വെക്കു
ന്നതു പിതാക്കളും മക്കളും അയല്ക്കാരനും പാങ്ങനും ഒക്കത്തക്ക ഇടറി
കെട്ടുപോവാൻ തന്നേ.

൨൨ യഹോവ പറയുന്നിതു: വടക്കേദേശത്തുനിന്നു ഇതാ ഒരു ജനം വരു
൨൩ ന്നു, ഉത്തരദിക്കിൽനിന്നു വലിയ ജാതി ഉണൎന്നെഴുന്നു. വില്ലും ചവള
വും ഏന്തി പിടിക്കും ആ കനിവില്ലാത്ത ക്രൂരന്മാർ; അവരുടേ ഒച്ച ക
ടൽകണക്കേ ഇരെക്കയും കുതിരകളുടേ മേൽ ഏറി ഓട്ടുകയും ചിയ്യോൻ

൨൪ പുത്രീ, നിന്നെക്കൊള്ളേ പുരുഷരായി പോരിന്ന് ഒരുങ്ങീട്ടത്രേ. അ
തിൻ കേൾവി നാം കേട്ട ഉടനേ ഇങ്ങേ കൈകൾ തളൎന്നു ഈററുനോ
൨൫ വിന്നൊത്ത വ്യാകുലം പിടിച്ചു. വയലിലേക്കു പുറപ്പെടായ്ക, വഴി നട
൨൬ ക്കോല്ലാ! ശത്രുവിന്നു വാൾ ഉണ്ടല്ലോ ചുററും അച്ചമത്രേ! എൻ ജന
പുത്രീ രട്ട് ഉടുത്തു ചാരം പിരളുക! ഒററമകന്റേ ശോകം പോലേ കൈ
പ്പായി മുറയിടുക! പെട്ടന്നല്ലോ സംഹൎത്താ നമ്മുടേ മേൽ വരും.—
൨൭ കോട്ടയായ നിന്നെ എൻ ജനത്തിന്നു ഞാൻ ശോധനക്കാരനാക്കി വെ
൨൮ ച്ചതു അവരുടേ വഴിയെ അറിഞ്ഞു ശോധിപ്പാൻ തന്നേ. അവർ എ
ല്ലേരും മറുമറുക്കുന്നവർ, നുണയരായി നടക്കുന്നു; ചെമ്പും ഇരിമ്പും
൨൯ (മാത്രം) ആകുന്നു, എവരും വല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു. ഉലത്തോൽ വെന്തു ഈയം
ഒടുങ്ങി ഇനി ഉരുക്കി ഉരുക്കിപ്പോരുന്നതു വ്യൎത്ഥം, ദുഷ്ടരെ നീക്കുവാൻ
൩൦ ആയില്ല. യഹോവ അവരെ വെറുക്കയാൽ കൊള്ളരുതാത്ത വെള്ളി
എന്ന് അവൎക്കു വിളിപ്പാറാകും.

3. ൭—൧൦ ദേവാലയത്തിലേ ആശ്രയം വ്യൎത്ഥമായിരിക്കേ ദൈവത്തെ
അറിഞ്ഞിട്ടു ഭക്തി വൎദ്ധിപ്പതിലത്രേ രക്ഷ എന്നു മൂന്നാം പ്രബോധനം.

൭. അദ്ധ്യായം.

ദേവാലയം ശിക്ഷയെ വിലക്കുവാൻ പോരാ (൧൬) മനന്തിരിവു വരാഞ്ഞാൽ പ്രാൎത്ഥനയും കൎമ്മാദികളും പോരാ (൨൯) ഗുണപ്പെടാത്ത യഹൂദെക്കു മുടിവു നിശ്ചയം.

൧. ൨ യിറമിയാവിന്നു യഹോവയിൽനിന്നുണ്ടായ വചനം ആവിതു: യഹോ
വാലയത്തിന്റേ വാതുക്കൽ നീ നിന്നുകൊണ്ടു ഈ വാക്കു വിളിക്കേണ്ടു
തു: യഹോവയെ തൊഴുവാൻ ഈ വാതിലുകളൂടേ കടക്കുന്ന സൎവ്വയഹൂ
൩ ദേ യഹോവാവചനം കേൾപ്പിൻ! സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്ന
ഇസ്രയേലിൻ ദൈവം പറയുന്നിതു: നിങ്ങടേ വഴികളെയും ക്രിയക
൪ ളെയും നന്നാക്കുവിൻ, എന്നാൽ നിങ്ങളെ ഇവിടത്തിൽ ഇരുത്താം. "യ
ഹോവാമന്ദിരം യഹോവാമന്ദിരം യഹോവാമന്ദിരം ഇതത്രേ" എന്നുള്ള
൫ പൊളിവാക്കുകളിൽ ആശ്രയിക്കായ്പിൻ! അല്ല നിങ്ങടേ വഴികളെയും
ക്രിയകളെയും ഉള്ളവണ്ണം നന്നാക്കി തമ്മിൽ അന്യോന്യം ന്യായം പ്രവൃ
൬ ത്തിച്ചു, അതിഥി അനാഥൻ വിധവ മുതലായവരെ ഉപദ്രവിക്കാതേ
ഇവിടത്തിൽ കുററമില്ലാത്ത രക്തം ഒഴിക്കാതേ നിങ്ങൾക്കു ചേതത്തിന്നാ

൭ യി അന്യദേവകളെ പിഞ്ചെല്ലാതേ നടന്നു എങ്കിൽ, ഞാൻ നിങ്ങടേ
പിതാക്കന്മാൎക്കു കൊടുത്ത ദേശത്തു നിങ്ങളെ യുഗാദിമുതൽ യുഗാന്തത്തോ
൮ ളം ഇവിടേ വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു. നിങ്ങൾ ആ പൊളിവാക്കുകളിൽ
൯ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒട്ടും ഉതകുന്നില്ല. പക്ഷേ കക്കുക കൊല്ലുക വ്യഭിച
രിക്ക പൊളിയാണ ഇടുക ബാളിന്നു ധൂപിക്ക നിങ്ങൾ അറിയാത്ത അ
൧൦ ന്യദേവകളെ പിഞ്ചെല്ലു എന്നോ? പിന്നേ നിങ്ങൾ വന്നു എൻ നാമം
വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ആലയത്തിൽ എന്റേ മുമ്പാകേ നിന്നുകൊണ്ടു:
"നാം ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു" എന്നു വിചാരിക്കുന്നതു ഇനി ആ വെറുപ്പുകൾ
൧൧ ഒക്കയും ചെയ്തുപോരുവാൻ തന്നേ! എൻ നാമം വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ
ആലയം നിങ്ങടേ കണ്ണിന്നു പാതകക്കാരുടേ ഗുഹ എന്നു വന്നിട്ടോ?
൧൨ ഈ ഞാനും ഇതാ കണ്ടു എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. എൻ നാമ
ത്തെ മുങ്കാലത്തു വസിപ്പിച്ച ശീലോവിലുള്ള എന്റേ സ്ഥലത്തേക്കു ചെ
ന്നുകൊണ്ടു എൻ ജനമായ ഇസ്രയേലിൻ ദോഷം മുതലായിട്ടു ഞാൻ അ
൧൩ തിനെ ചെയ്തതു കാണ്മിൻ! ഇപ്പോഴോ നിങ്ങൾ ഈ പ്രവൃത്തികൾ ഒ
ക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ടു ഞാൻ പുലരേ പറഞ്ഞ് ഉരെച്ചുപോന്നതു നിങ്ങൾ
കേളാതേ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോൾ മിണ്ടാതേ പോകയാൽ, എന്നു
൧൪ യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു, എൻനാമം വിളിക്കപ്പെട്ടും നിങ്ങൾ ആശ്ര
യിച്ചും ഇരിക്കുന്ന ആലയത്തെയും നിങ്ങൾക്കും പിതാക്കൾക്കും തന്ന സ്ഥ
൧൫ ലത്തെയും ഞാൻ ശീലോവിനെ ചെയ്തപ്രകാരം ചെയ്തു, നിങ്ങടേ സ
കലസഹോദരരായ എഫ്രയിംസന്തതിയെ മുററും തള്ളിയപ്രകാരം നി
ങ്ങളെ എൻ മുഖത്തുനിന്നു തള്ളിവിടുന്നുണ്ടു.
൧൬ നീയോ ഈ ജനത്തിന്നു വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യരുതു, അവൎക്കു വേ
ണ്ടി കെഞ്ചി പ്രാൎത്ഥന തുടങ്ങുകയും എന്നോടു മുട്ടിക്കയും അരുതു! ചെ
൧൭ യ്താൽ ഞാൻ നിന്നെ കേൾക്കുന്നില്ല. അവർ യഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും യ
൧൮ രുശലേംതെരുക്കളിലും ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്നു കാണുന്നില്ലേ? കുട്ടി
കൾ തടികളെ പെറുക്കയും അപ്പന്മാർ തീ കത്തിക്കയും പെണ്ണുങ്ങൾ മാ
വു കുഴെക്കയും സ്വൎഗ്ഗരാജ്ഞിക്കു അടകളെ ചമെക്കയും അന്യദേവകൾക്കു
൧൯ ഊക്കഴിക്കയും ആകുന്നു, എന്നെ മുഷിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നത്രേ. എന്നെയോ
അല്ല തങ്ങളെത്തന്നേ അല്ലോ അവർ മുഷിപ്പിക്കുന്നതു സ്വമുഖത്തിന്നു
൨൦ ലജ്ജ വരുത്തുവാൻ എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. അതുകൊണ്ടു
കൎത്താവായ യഹോവ പറയുന്നിതു: ഈ സ്ഥലത്തിലേക്ക് ഇതാ എൻ
കോപവും ഊഷ്മാവും പൊഴിഞ്ഞു, മനുഷ്യർ കന്നുകാലി നാട്ടിലേ മരങ്ങൾ

നിലത്തു വിള ഇവററിൻ മേലേ വന്നു കെടാതേ ചുട്ടകയും ആം.—
൨൧ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്ന ഇസ്രയേലിൻ ദൈവം പറയുന്നിതു:
നിങ്ങടേ ഹോമങ്ങളെയും ബലിസദ്യകളോടു ചേൎത്തുകൊണ്ടു (വേണ്ടു
൨൨ വോളം) ഇറച്ചി തിന്മിൻ! ഞാനാകട്ടേ നിങ്ങടേ പിതാക്കളെ മിസ്രദേ
ശത്തുനിന്നു പുറപ്പെടീക്കും നാൾ ഹോമവും ബലിയും ചൊല്ലി ഉരെച്ചും
൨൩ കല്പിച്ചിട്ടുമില്ല. എന്റെ ശബ്ദത്തെ കേട്ടുകൊൾവിൻ! എന്നാൽ ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു ദൈവവും നിങ്ങൾ എനിക്കു ജനവും ആകും; നിങ്ങൾക്കു ന
ന്നായ്വരുവാൻ ഞാൻ കല്പിക്കുന്ന സകലവഴിയിലും നടപ്പിൻ! (൫ മോ.
൨൪ ൫, ൨൭—൩൩) എന്നീ വാക്കത്രേ അവരോടു കല്പിച്ചതു. അവരോ കേ
ൾക്കാതേ ചെവിയും ചായ്ക്കാതേ ദുൎമ്മനസ്സിൻ ശാഠ്യത്തിലും ആലോചനക
൨൫ ളിലും നടന്നു മുഖമല്ല പുറം കാട്ടിപ്പോന്നു. നിങ്ങടേ പിതാക്കൾ മിസ്ര
ദേശത്തിങ്കന്നു പുറപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ ഇന്നേവരേ ഞാൻ ദിവസേന പു
ലരേ നിയോഗിച്ചു പ്രവാചകരായ എന്റെ സകലദാസന്മാരെയും നി
൨൬ ങ്ങളരികത്ത് അയച്ചുവന്നിട്ടും, എന്നെ കേൾപ്പാനും ചെവി ചായ്പ്പാ
നും തോന്നാതേ പിടരിയെ കഠിനമാക്കി പിതാക്കന്മാരിലും വല്ലാതേ ചമ
൨൭ ഞ്ഞു. ഈ വാക്കുകൾ ഒക്കേ അവരോടു നീ ചൊല്ലുമ്പോൾ നിന്നെ കേൾ
൨൮ ക്കയില്ല, അവരോടു വിളിച്ചിട്ടും ഉത്തരം പറക ഇല്ല. പിന്നേ അവ
രോടു പറയേണ്ടുന്നിതു: സ്വദൈവമായ യഹോവയുടേ ശബ്ദം കേൾക്കാ
തേ ശാസനയെ കൈക്കൊള്ളാത്ത ജാതി ഇതത്രേ. വിശ്വസ്തത കെട്ടും
അവരുടേ വായിൽനിന്ന് അററുംപോയി.
൨൯ (ചിയ്യോൻപുത്രീ) നിന്റെ കുന്തൽ ചിരെച്ചുകളഞ്ഞു വെറുമ്പുറങ്ങളിൽ
വിലാപം തുടങ്ങുക! യഹോവ ആകട്ടേ തൻ ചീററം ഏശും തലമുറയെ
൩൦ വെറുത്തു തള്ളി വിട്ടു. കാരണം: യഹൂദാപുത്രന്മാർ എൻ കണ്ണിൽ ദോ
ഷമായതു ചെയ്തു എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. എന്നാമം വിളിക്ക
പ്പെടുന്ന ആലയത്തെ അശുദ്ധമാക്കുവാൻ അതിൽ തങ്ങളുടേ വെറുപ്പുക
൩൧ ളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു, ബേൻഹിന്നോം താഴ്വരയിൽ (അറെപ്പ് എന്നുള്ള)
തോഫേത്തിൻ കുന്നുകാവുകളെ തീൎത്തു തങ്ങളുടേ പുത്രരെയും പുത്രി
കളെയും തീയിൽ ചുടുവാൻ തന്നേ (ആയതു ഞാൻ കല്പിച്ചതും ഇല്ല എൻ
൩൨ മനസ്സിൽ തോന്നിയതും ഇല്ല). അതുകൊണ്ടു ഇനി തോഫേത്ത് എന്നും
ബേൻഹിന്നോംതാഴ്വര എന്നും അല്ല കലത്താഴ്വര എന്നു ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു
തോഫേത്തിൽ ഇടം കാണാതോളം ശവങ്ങളെ പൂത്തുന്ന നാളുകൾ വരും
൩൩ എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ഈ ജനത്തിന്റെ പിണം വാന

പ്പക്ഷിക്കും ഭൂമൃഗത്തിന്നും ഊണാകും, അവ മിരട്ടുവാൻ ആരും ഇല്ല.
൩൪ യഹൂദനഗരങ്ങളിൽനിന്നും യരുശലേംതെരുക്കളിൽനിന്നും ഞാൻ സന്തോ
ഷാനന്ദങ്ങളുടേ ശബ്ദവും മണവാളൻ്റെ ശബ്ദവും പുതിയപെണ്ണിൻ
൮, ൧ ശബ്ദവും ഒഴിപ്പിക്കും, ദേശം ശൂന്യമായി ചമകേ ഉള്ളു.— ആ കാലം
യഹൂദാരാജാക്കന്മാരുടേ അസ്ഥികളും അവൻ്റെ പ്രഭുക്കളുടേ അസ്ഥി
യും പുരോഹിതരുടേ അസ്ഥിയും പ്രവാചകരുടേ അസ്ഥിയും യരുശ
ലേംനിവാസികളുടേ അസ്ഥികളും (ശത്രു) കുഴികളിൽനിന്നു വാരി എടു
൨ ത്തു, അവർ സ്നേഹിച്ചു സേവിച്ചു പിഞ്ചെന്നു തേടി നമസ്കരിച്ച ആദി
ത്യചന്ദ്രന്മാൎക്കും സകലവാനസൈന്യത്തിന്നും പരത്തി വെപ്പാനുണ്ടു. അ
വ പിന്നേ കൂട്ടുകയും പൂത്തുകയും ഇല്ല, നിലത്തിന്നു നീളേ വളമായി തീ
൩ രുകേ ഉള്ളു എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ഈ വല്ലാത്ത വംശ
ത്തിൽ ശേഷിച്ചവരെ ഞാൻ ആട്ടിക്കളഞ്ഞ സകലസ്ഥലങ്ങളിലും ശേഷി
പ്പുള്ളവർ ഒക്കയും ജീവനെക്കാൾ മരണത്തെ തെരിഞ്ഞെടുപ്പാറാകയും
ചെയ്യും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.

൮. അദ്ധ്യായം.

(൪) ജനം പാപത്തിൽ ഉറെച്ചു നില്ക്കയാൽ (൧൪) കൊടിയ
ശിക്ഷ വേണ്ടിവരും.

൪ **അ**വരോടു പറക: യഹോവ പറയുന്നിതു: വീണിട്ടു് എഴനീല്ക്കാതിരി
൫ ക്കുമോ? തെററിപ്പോയിട്ടു മടങ്ങി വരുമാറില്ലയോ? പിന്നേ ഈ യരു
ശലേമ്യജനം മാറാത്ത പിന്തിരിവിന്നായി തെററുന്നത് എന്തുകൊണ്ടു?
അവർ വ്യാജത്തെ ഉറക്കേ പിടിച്ചിട്ടു മടങ്ങി വരുന്നതിനോടു മറുക്കുന്നു.
൬ ഞാൻ കുറിക്കൊണ്ടു കേട്ട നേരം അവർ നേർ ചൊല്ലാറില്ല; "ഞാൻ എ
ന്തു ചെയ്തു അയ്യോ" എന്നു പറവോളം ആരും തൻ്റെ ദോഷം വിചാരി
ച്ചു് അനുതപിപ്പാറില്ല; കുതിര പടയിൽ പായും പോലേ ഏവനും തൻ്റെ
൭ ഓട്ടത്തിന്നു തിരിഞ്ഞു. ആകാശത്തിലേ പെരിഞ്ഞൊക്കും തൻ്റെ ഋതുക്ക
ളെ അറിയുന്നു, കാട്ടുപ്രാവും കൊച്ചയും മീവൽപക്ഷിയും താന്താൻ്റെ വ
രത്തുസമയത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നു, എൻ ജനം മാത്രം യഹോവയുടേ ന്യായ
൮ ത്തെ അറിയാ. ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനികൾ; യഹോവയുടേ ധൎമ്മോപദേശം
ഞങ്ങൾക്കു ഉണ്ടു എന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങനേ പറയാം? ഇതാ വേദിയന്മാരു
൯ ടേ കള്ളയെഴുത്താണി അതിനെ പൊളിയാക്കിച്ചമെച്ചു. ജ്ഞാനികൾ

നാണിച്ചു ഞെട്ടി അകപ്പെട്ടുകേ ഉള്ളു, ഇതാ യഹോവയുടേ വാക്കു അ
൧൦ വർ നിരസിക്കുന്നു, പിന്നേ എന്തൊരു ജ്ഞാനം അവൎക്കുള്ളു?— അതു
കൊണ്ടു ഞാൻ അവരുടേ ഭാൎയ്യമാരെ മറേറവൎക്കും നിലങ്ങളെ അടക്കി
വെക്കുന്നവൎക്കും കൊടുക്കും; ചെറിയവൻമുതൽ വലിയവൻവരേ എല്ലാ
രും ലാഭം ലോഭിക്കുന്നവരല്ലോ, പ്രവാചകൻ മുതൽ പുരോഹിതൻവരേ
൧൧ ചതി പ്രയോഗിക്കുന്നു (൬, ൧൩—൧൫). സമാധാനം ഇല്ലാതിരിക്കേ
സമാധാനം സമാധാനം എന്നു ചൊല്ലി എൻ ജനത്തിൻ പുത്രിയുടേ മുറി
൧൨ യെ എളുപ്പത്തിൽ പൊറുപ്പിക്കുന്നു. അവർ അറെപ്പു പ്രവൃത്തിക്കയാൽ
അവരെ നാണിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു, അവൎക്കു നാണം ഒട്ടും തോന്നാ താനും ലജ്ജി
പ്പാനും അറിയാ. അതുകൊണ്ടു വീഴുന്നവരിൽ അവർ വീഴും സന്ദൎശന
൧൩ സമയത്തു ഇടറിപ്പോകും എന്നു യഹോവ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കോരി വാരി
അവരെ ഒടുക്കും; മുന്തിരിവള്ളിക്കു കുലയും ഇല്ലല്ലോ അത്തിക്കു കായ്കളും
ഇല്ല, ഇലയും വാടി കാണുന്നു; എന്നാൽ അവരുടേ മേൽ കടന്നു ചെല്ലു
ന്നവരെ ഞാൻ നിശ്ചയിക്കുന്നു.
൧൪ നാം എന്തിന്നു പാൎക്കുന്നു? കൂടിക്കൊൾവിൻ നാം കോട്ടയൂരുകളിൽ
പുക്കു അവിടേ ഇളെച്ചു പോക! (എന്നു കുടികൾ പറയും) നാം യഹോ
വയോടു പിഴെക്കകൊണ്ടല്ലോ നമ്മുടേ ദൈവമായ യഹോവ നമ്മെ ഇ
൧൫ ളെപ്പാറാക്കി കാഞ്ഞിരവെള്ളം കുടിപ്പിച്ചതു. സമാധാനത്തിന്നു കാത്തി
രിക്കേ നന്മ ഒട്ടും ഇല്ല, പൊറുപ്പിക്കുന്ന സമയം (കാത്തിരിക്കേ) ഇതാ
൧൬ ത്രാസമത്രേ. അവന്റേ കുതിരകളുടേ ഹുങ്കാരം ദാനിൽനിന്നു കേളാ
യി, ബലത്ത അശ്വങ്ങൾ കനെക്കുന്ന നാദത്താൽ സൎവ്വഭൂമിയും കലുങ്ങി.
അവർ വന്നു ദേശത്തെയും അതിൽ നിറയുന്നതും ഊരും കുടികളെയും
൧൭ തിന്നുകളയുന്നു.— ഞാനാകട്ടേ ഇതാ സൎപ്പങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ അയ
ക്കുന്നുണ്ടു, വശീകരണം ഒന്നും പററാത്ത മൂൎഖന്മാർ നിങ്ങളെ തീണ്ടും
൧൮ എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.—ദുഃഖത്തിൽ എനിക്ക് ഉന്മേഷകരം
൧൯ (എന്തു?) ഹൃദയം എന്നുള്ളിൽ രോഗാൎത്തം! ചിയ്യോനിൽ യഹോവ ഇല്ലാ
തേ പോയോ? അല്ല അവളുടേ രാജാവ് അവളിൽ ഇല്ലയോ? എന്നു
എൻ ജനത്തിൻ പുത്രി ദൂരദേശത്തുനിന്നു കൂക്കുന്ന ശബ്ദം അതാ (കേൾ
ക്കുന്നു). പിന്നേ തങ്ങളുടേ വിഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ടും പരദേശമായകളെ
൨൦ ക്കൊണ്ടും അവർ എന്നെ മുഷിപ്പിച്ചത് എന്തിട്ടു? കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞു,
പറിപ്പു തീൎന്നു, നാം രക്ഷപ്പെട്ടതും ഇല്ല (എന്ന് അവർ വിലപിക്കുന്നു).
൨൧ എൻ ജനത്തിൻ പുത്രിയുടേ മുറിവു നിമിത്തം ഞാൻ മുറിഞ്ഞു കറുത്തു (ഖേ

൨൨ ദിക്കുന്നു) പരിഭ്രമം എന്നെ പിടിച്ചു. ഗില്യാദിൽ നൽപ്പശ ഇല്ലയോ,
അവിടേ വൈദ്യൻ ഇല്ലയോ? പിന്നേ എൻ ജനപുത്രിക്കു തകഴി ഇടാ
൨൩ യ്യാൻ എന്തു? എന്റേ തല വെള്ളവും കണ്ണുകൾ ബാഷ്പങ്ങളുടേ ഉറവും
ആയാൽ കൊള്ളാം! എന്നാൽ എൻ ജനപുത്രിക്കു കലപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ
രാപ്പകൽ കേഴാം.

൯. അദ്ധ്യായം.

അന്ധാളിച്ചുപോയ ജനത്തിന്റേ വേണ്ടാതനം (൯) ദേശത്തിന്ന് അന്ത്യ
ശിക്ഷയും (൧൬) ചിയ്യോന്നു മുടിവും വരുത്തുന്നതിനെ വിലപിച്ചതു.

൧ ഹാ മരുവിൽ വഴിപോക്കരുടേ മണ്ഡപം കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം! എ
ന്നാൽ എൻ ജനത്തെ വിട്ട് അകന്നു പോകാം; അവർ ഒക്കയും വ്യഭിചാ
൨ രികൾ വിശ്വാസവഞ്ചകരുടേ കൂട്ടമല്ലോ; വില്ലായി നാവിനെ പൊ
ളി (അമ്പ്)കൊണ്ട് കുലയേറ്റുന്നു, വിശ്വസ്തതയോടല്ല അവർ ദേശ
ത്തിൽ പ്രബലിക്കുന്നു, എന്നെ അറിഞ്ഞുകൊള്ളാതേ തിന്മയിൽ നിന്നു
൩ തിന്മയിലേക്കത്രേ ചെല്ലുന്നു എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. താന്താ
ന്റേ തോഴനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ, യാതൊരു സഹോദരനെയും ആ
ശ്രയിക്കോല! ഏതു സഹോദരനും (യാക്കോബെ പോലേ) ചൊട്ടിക്കും,
൪ ഏതു തോഴനും നുണയനായി നടക്കും. താന്താന്റേ പാങ്ങനെ തോല്പി
ക്കയും സത്യം ഉരെക്കായ്കയും പൊളിപറവാൻ നാവിനെ അഭ്യസിപ്പി
൫ ക്കയും കോടിനടപ്പാൻ അദ്ധ്വാനിക്കയും ഉണ്ടു. നീ പാൎക്കുന്നതു ചതി
നടുവിൽ തന്നേ; അവർ ചതിനിമിത്തം എന്നെ അറിവാൻ നിരസി
൬ ക്കുന്നു എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.— അതുകൊണ്ടു സൈന്യങ്ങ
ളുടയ യഹോവ പറയുന്നിതു: ഞാൻ ഇതാ അവരെ ഉരുക്കി ശോധന
ചെയ്യും. എൻ ജനപുത്രിയുടേ അവസ്ഥെക്കു പിന്നേ എങ്ങനേ ചെയ്യൂ?
൭ കൊല്ലുന്ന അമ്പത്രേ അവരുടേ നാവു, ചതി പറവാറുണ്ടു; വായികൊണ്ടു
തോഴനോടു സമാധാനം ചൊല്കയും ഉള്ളുകൊണ്ടു പതി ഇരിക്കയും ആം.
൮ ഈ വക ഞാൻ സന്ദൎശിക്ക ഇല്ലയോ, ഇങ്ങനത്തേ ജാതിയോട് എൻ
ഉള്ളം പക വീളുക ഇല്ലയോ എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു (൫, ൨൯)
൯ മലകളെ ചൊല്ലി ഞാൻ കരച്ചലും മുറയും, മരുവിലേ പുലങ്ങളെ
ചൊല്ലി വിലാപവും എടുക്കുന്നു. ആയവ ആരും കടക്കാതോളം വെന്തു
ആടുമാടിൻ ഒച്ച കേളാതേ പോയി; ആകാശപക്ഷിയും പശുവുമായി

൧൦ പാറി പാഞ്ഞു പോയി. ഞാൻ യരുശലേമെ കൽക്കൂമ്പലും കുറുനരിക
ളുടേ ഇരിപ്പും ആക്കും, യഹൂദാനഗരങ്ങളെ കുടിയില്ലാതേ പാഴാക്കിവെ
൧൧ ക്കും. ഇവ ബോധിപ്പോളം ജ്ഞാനമുള്ള പുരുഷൻ ഏവൻ? ദേശം
കെട്ടു ആരും കടക്കാതവണ്ണം മരു പോലേ വെന്തുപോയ കാരണം എന്തെ
ന്നു യഹോവയുടേ വായി ചൊല്ലീട്ടു (അറിഞ്ഞ്) അറിയിക്കുന്ന പുരുഷൻ
൧൨ ഏവൻ? യഹോവ പറഞ്ഞിതു: ഞാൻ അവൎക്കു വെച്ചുകാട്ടിയ ധൎമ്മോ
പദേശത്തെ അവർ വിട്ടു എൻ ശബ്ദത്തെ കേളാതേ അതിൽ നടക്കാതേ,
൧൩ തങ്ങളുടേ ഹൃദയത്തിൻ ശാഠ്യത്തെയും അച്ഛന്മാർ പഠിപ്പിച്ചുകൊടുത്ത
൧൪ ബാളുകളെയും അനുസരിച്ചു നടക്കയാൽ അത്രേ. അതുകൊണ്ടു സൈ
ന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്ന ഇസ്രയേലിൻ ദൈവം പറയുന്നിതു: ഈ ജ
നത്തെ ഞാൻ ഇതാ മക്കിപ്പൂ തീററുകയും കാഞ്ഞിരവെള്ളം കുടിപ്പിക്കയും,
൧൫ അവരും പിതാക്കളും അറിയാതേ ഇരുന്ന ജാതികളിൽ ചിന്നിക്കയും അ
വരെ മുടിക്കുംവരേ വാളിനെ അവൎക്കു പിന്നാലേ അയക്കയും ചെയ്യും.
൧൬ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറഞ്ഞിതു: കുറിക്കൊൾവിൻ, വിലാപ
ക്കാരത്തികളെ വിളിച്ചു വരുത്തി കൌശലക്കാരത്തികളെ ആളയച്ചു വരു
൧൭ ത്തുവിൻ! അവർ ഉഴറി നമ്മെക്കൊണ്ടു മുറവിളി തുടങ്ങീട്ടു ഇങ്ങേ ക
൧൮ ണ്ണുകളിൽ ബാഷ്പം ഓലോല ഇമകൾ വെള്ളം തൂകമാറാക്കുക! ചിയ്യോ
നിൽനിന്നല്ലോ: നാം എങ്ങനേ മുടിഞ്ഞുപോയി! നമ്മുടേ പാൎപ്പിടങ്ങളെ
തകൎത്തു നിരത്തീട്ടു നാം ദേശത്തെ വിട്ടുപോകയാൽ എത്ര നാണിച്ചു
൧൯ പോയി! എന്നു മുറകരച്ചൽ കേൾക്കായി. സ്ത്രീകളേ യഹോവാവചനം
കേൾപ്പിൻ, നിങ്ങടേ ചെവി അവന്റേ വായ്മൊഴിയെ ഗ്രഹിക്ക! നിങ്ങ
ളുടേ പുത്രിമാൎക്കു മുറവിളിയും നിങ്ങളിൽ അന്യോന്യം വിലാപവും പഠി
൨൦ പ്പിപ്പിൻ! മരണമാകട്ടേ നമ്മുടേ ചാലകങ്ങളിൽ കയറി നൂണു അരമ
നകളിൽ പൂകുന്നു, തെരുവിലേ കുഞ്ഞനെയും വീഥികളിൽ യുവാക്കളെ
൨൧ യും അറുത്തുകളവാൻ തന്നേ. യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടാവിതു: മനു
ഷ്യരുടേ പിണം നിലത്തിന്മേൽ വളം പോലേയും വാരുന്നവൻ ഇല്ലാ
തേ മൂരുന്നവന്റേ പിറകേ കററ പോലേയും വീഴും എന്നു ചൊല്ലുക.

൧൦. അദ്ധ്യായം.

(൯, ൨൩) രക്ഷെക്കു വഴി ആവിതു: യഹോവയെ അറിഞ്ഞു തേറുക (൧) ദേ
വകളുടേ മായയും യഹോവയുടേ മാഹാത്മ്യവും ബോധിക്ക (൧൭) ശിക്ഷിക്കുന്ന
കൈക്കീഴ് അമൎന്നടങ്ങുക.

൯, ൨൨ യഹോവ പറയുന്നിതു: ജ്ഞാനി തൻ ജ്ഞാനത്തിങ്കൽ പ്രശംസിക്ക
രുതു, വീരൻ തൻ വീൎയ്യത്തിങ്കൽ പ്രശംസിക്കരുതു, ധനവാൻ തൻ ധന
൨൩ ത്തിങ്കൽ പ്രശംസിക്കരുതു. പ്രശംസിക്കുന്നവൻ ഇവയിൽ അത്രേ പ്ര
ശംസിക്കേണം: ഭൂമിയിൽ ദയയും ന്യായവും നീതിയും ചെയ്യുപോരുന്ന
യഹോവ ഞാൻ എന്നും ഈ വക ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ എന്നും ബുദ്ധിവെ
൨൪ ച്ച് അറികയിൽ തന്നേ എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.— ഇതാ
പരിഛേദന ഉണ്ടായിട്ടും മുന്തോൽ ഉള്ളവരെ ഒക്കയും ഞാൻ സന്ദൎശി
൨൫ ക്കും നാളുകൾ വരും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. മിസ്രയും യഹൂ
ദയെയും എദോം അമ്മോൻപുത്രർ മോവാബെയും മുന്തല ചിരെച്ച മരു
വാസികളെയും (സന്ദൎശിക്കും). കാരണം സകലജാതികളും പരിഛേദന
ഇല്ലാത്തവരും ഇസ്രയേൽഗൃഹം ഒക്കയും ഹൃദയപരിഛേദന ഇല്ലാത്തവ
രും (ആകുന്നു.)

൧൦, ൧ ഇസ്രയേൽഗൃഹമേ യഹോവ നിങ്ങളോട് ഉരെക്കുന്ന വാക്കിനെ കേൾ
൨ പ്പിൻ! യഹോവ പറയുന്നിതു: ജാതികളുടേ വഴിയെ ശീലിച്ചുകൊള്ള
രുതു, ജാതികൾ ക്രുശുന്ന വാനത്തിലേ അടയാളങ്ങൾക്കും ക്രുശിപ്പോക
൩ രുതു! ജാതികളുടേ വെപ്പുകൾ സാക്ഷാൽ മായ അത്രേ: കാട്ടിൽ വെട്ടി
യ മരവും ശില്പിയുടേ കൈക്കോടാലികൊണ്ടു തീൎത്ത പണിയും അത്രേ:
൪ പൊൻവെള്ളികളാൽ ഭംഗി വരുത്തി അനങ്ങാതിരിപ്പാൻ ആണികളും
൫ മുട്ടികളുംകൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കും. കടച്ചല്പണിത്തൂണിന്ന് ഒത്തു അവ ഉരിയാ
ടുന്നില്ല, എഴുന്നെള്ളായ്കകൊണ്ടു എടുത്തു ചുമപ്പാറുണ്ടു. അവയെ ഭയപ്പെടാ
യ്വിൻ! അപകാരം ചെയ്കയില്ലല്ലോ ഉപകാരവും ഒന്നും അതിനാൽ ഇല്ല.—
൬ യഹോവേ നിണക്കു തുല്യനില്ല സത്യം. നീയേ വലിയവനും തിരുനാ
൭ മം വീൎയ്യത്താൽ വലുതും തന്നേ. ജാതികളുടേ രാജാവേ നിന്നെ ആർ
ഭയപ്പെടാതു? അതു നിണക്കത്രേ ചേരുന്നതു ജാതികളുടേ സൎവ്വജ്ഞാനി
൮ കളിലും സൎവ്വരാജ്യങ്ങളിലും നിണക്കു തുല്യൻ ഇല്ലായ്കയാൽ. അവർ ഒ
ന്നിച്ചു പൊട്ടരും മൂഢരും തന്നേ, ആ മായകളുടേ ശിക്ഷ മരം അത്രേ.
൯ നേക്ക പരത്തിയ വെള്ളി തൎശീശിൽനിന്നു വരുത്തിയതും പിന്നേ ഊഫാ
ജിൽനിന്നു പൊന്നും ശില്പിത്തട്ടാന്മാരുടേ കൈപ്പണി; നീലവും രക്താം
൧൦ ബരവും അവറ്റിൻ ഉടു, എല്ലാം കൌശലക്കാരുടേ പണി. യഹോവ
മാത്രം സത്യദൈവം, അവൻ ജീവനുള്ള ദൈവവും നിത്യരാജാവും
തന്നേ. അവന്റെ ചിനത്താൽ ഭൂമി കുലുങ്ങുന്നു, അവന്റെ ഈറൽ ജാ

൧൧ തികൾക്കു സഹിയാ. അവരോടു ഇപ്രകാരം പറവിൻ: വാനത്തെയും
ഭൂമിയെയും നിൎമ്മിക്കാത്ത ദേവകൾ ഭൂമിയിൽനിന്നും വാനത്തിങ്കീഴിൽ
൧൨ നിന്നും കെടും എന്നത്രെ.— തൻ ഊക്കിനാൽ ഭൂമിയെ ഉണ്ടാക്കി, ജ്ഞാ
നത്താൽ ഊഴിയെ സ്ഥാപിച്ചു, വിവേകത്താൽ വാനങ്ങളെ വിരിച്ചവൻ
൧൩ തന്നേ (ദൈവം). അവൻ വാനത്തിൽ വെള്ളങ്ങളെ മുഴക്കുന്ന ശബ്ദ
ത്തിന്നു ഭൂമിയുടേ അറുതിയിൽനിന്നു ആവികളെ കരേററി മിന്നലുകളെ
മഴയാക്കി ചമെച്ചു, കാററിനെ തന്റേ ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽനിന്നു പുറപ്പെടീ
൧൪ ക്കുന്നു (സങ്കീ. ൧൩൫, ൭). ഏതു മനുഷ്യനും അറിവു കെട്ടു പൊട്ടനായി
കാണും, ബിംബം ഹേതുവായി ഏതു തട്ടാനും നാണിച്ചുപോകുന്നു, അവൻ
൧൫ വാൎത്ത വിഗ്രഹം ആത്മാവല്ലാത്ത പൊളിയല്ലോ ആകുന്നു. അവ മായയും
൧൬ പരിഹാസപ്പണിയും അത്രേ, സന്ദൎശനകാലത്തിൽ കെടും. ഇവ പോ
ലേ അല്ല യാക്കോബിൻ പങ്കായവൻ. താൻ സൎവ്വത്തെയും നിൎമ്മിച്ചവനും
ഇസ്രയേൽ അവന്റേ അവകാശഗോത്രവും ആകുന്നു. സൈന്യങ്ങളുടയ
യഹോവ എന്നു് അവന്റേ നാമം.
൧൭ ഹേ നിരോധത്തിൽ വസിപ്പവളേ നാട്ടിൽനിന്നു നിന്റേ മാറാപ്പു
൧൮ കെട്ടിക്കൊൾക! യഹോവ ആകട്ടേ പറയുന്നിതു: ഈ കുറി ഞാൻ ദേ
ശത്തിൻ നിവാസികളെ കവിണയിൽ ഇട്ടെറിഞ്ഞു, (മാററാൻ) അവരെ
൧൯ എത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടതിന്നു വളഞ്ഞു മുട്ടിക്കും.— എൻ തകൎച്ച നിമിത്തം
എനിക്കയ്യോ കഷ്ടം! എന്റേ മുറിവു നോവുന്നു! എങ്കിലും ഞാൻ: ഇതത്രേ
൨൦ എന്റേ നോവു, ഞാൻ സഹിക്കേ വേണ്ടു! എന്നിരിക്കുന്നു. എൻ കൂടാ
രം പൊടിഞ്ഞു, അതിൻ കയറുകൾ എല്ലാം അററുപോയി; എന്റേ മക്കൾ
എന്നെ വിട്ടു പോയി ഇല്ലാതേയായി, ഇനി എൻ കൂടാരത്തെ നാട്ടി തിര
൨൧ ശ്ശീലകളെ ഏററുവാൻ ആരും ഇല്ല. കാരണം: ഇടയന്മാർ പൊട്ടരായി
തീൎന്നു യഹോവയെ തിരിയാതേ പോയി. എന്നതുകൊണ്ടു അവൎക്കു ബു
൨൨ ദ്ധി പോരാഞ്ഞിട്ടു മേയ്ക്കുന്ന ആട്ടുകൾ ചിതറിപ്പോയി. ഹാ ഒരു ഒച്ച
കേൾക്കായി! ഇതാ വരുന്നു! വടക്കേദിക്കിൽനിന്നു വലിയ ആരവം,
യഹൂദാനഗരങ്ങളെ കുറുനരികൾക്കു പാൎപ്പിടമായി പാഴാക്കി വെപ്പാൻ
൨൩ തന്നേ! യഹോവേ, തന്റേ വഴി മനുഷ്യന്റേ വശമല്ല, തന്റേ നട
൨൪ യേ ചൊവ്വാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന പുരുഷനു വശം ഇല്ല. യഹോവേ, എ
ന്നെ ശിക്ഷിച്ചാലും ന്യായത്തോടത്രേ! എന്നെ കുറെച്ചു വെപ്പാൻ കോപ
൨൫ ത്തോടേ അല്ല! നിന്നെ അറിയാത്ത ജാതികളിലും തിരുനാമത്തെ വി
ളിക്കാത്ത കുലങ്ങളുടേ മേലും നിന്റേ ഊഷ്മാവിനെ പകരുക (സങ്കീ

൭൯, ൬)! അവർ യാക്കോബിനെ തിന്നു തിന്നു മുടിച്ചു അവന്റെ വാസ
ത്തെ പാഴാക്കിക്കളഞ്ഞുവല്ലോ.

4. ൧൧—൧൩ നിയമലംഘനത്തിന്നു തള്ളിക്കളക എന്ന ശിക്ഷ നിശ്ചയം എന്നുള്ള നാലാം പ്രബോധനം.

൧൧. അദ്ധ്യായം.

പിതാക്കളോടു യഹോവ വെച്ച നിയമത്തെ (൯) ഇസ്രയേൽ ഭഞ്ജിക്കയാൽ (൧൪) ന്യായവിധി നിശ്ചയം.

൧. ൨ യഹോവപക്കൽനിന്നു യിറമിയാവിന്ന് ഉണ്ടായ വചനമാവിതു: (ഹേ
പ്രവാചകന്മാരേ) ഈ നിയമത്തിൻ വാക്കുകളെ കേട്ടുകൊണ്ടു യഹൂദാപു
൩ രുഷന്മാരോടും യരുശലേംകുടിയാരോടും ചൊല്ലുവിൻ! അവരോടു നീ
പറയേണ്ടുന്നിതു: ഇസ്രയേലിൻ ദൈവമായ യഹോവ പറയുന്നു: ഈ നി
യമത്തിൻ വാക്കുകളെ കേളാത്ത പുരുഷൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ (൫ മോ.
൪. ൫ ൨൭, ൨൬). ഇന്നേ ദിവസം കാണുമ്പോലേ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന
ദേശത്തെ കൊടുക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടേ പിതാക്കന്മാരോട് ആ
ണയിട്ടു സത്യം ചെയ്തതിനെ നിവൃത്തിയാക്കുവാൻ ഞാൻ അവരെ മിസ്ര
ദേശമാകുന്ന ഇരിമ്പുചൂളയിൽനിന്നു പുറപ്പെടുവിക്കുന്നാൾ: എൻ ശബ്ദ
ത്തെ കേട്ടു ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിക്കുംപ്രകാരം ഒക്കയും ആ വാക്കുകളെ
ചെയ്തുകൊൾവിൻ! എന്നാൽ എനിക്കു ജനവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ദൈവ
വും ആയിരിക്കും എന്നു കല്പിച്ച നിയമം തന്നേയല്ലോ. എന്നതിന്നു ഞാൻ:
അല്ലയോ യഹോവേ ആമേൻ (ആകും) എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.—
൬ പിന്നേ യഹോവ എന്നോടു പറഞ്ഞിതു: യഹൂദാനഗരങ്ങളിലും യരുശ
ലേം തെരുക്കളിലും നീ ഈ വാക്കുകളെ ഒക്കയും വിളിക്കേണ്ടതു: ഈ നി
൭ യമത്തിൻ വചനങ്ങളെ കേട്ടു ചെയ്തുകൊൾവിൻ! പിതാക്കന്മാരെ
ഞാൻ മിസ്രദേശത്തുനിന്നു കരേറ്റിയ നാൾ മുതൽ ഇന്നേവരേ എന്റെ
ശബ്ദത്തെ കേട്ടുകൊൾവിൻ! എന്നു പുലരേ സാക്ഷീകരിച്ചു നടന്നുവന്നു
൮ വല്ലോ. അവരോ കേളാതേയും ചെവിയെ ചായ്ക്കാതേയും പോയി താ
ന്താൻ ദുൎമ്മനസ്സിൻ ശാഠ്യത്തിൽ നടന്നു (൭, ൨൪); ഞാനും ചെയ്വാൻ കല്പി
ച്ചിട്ടും അവർ ചെയ്യാത്ത ഈ നിയമത്തിൻ വചനങ്ങളെ ഒക്കയും അവ
രുടേ മേൽ വരുത്തി ഇരിക്കുന്നു.

൯ യഹോവ എന്നോടു പറഞ്ഞിതു: യഹൂദാപുരുഷരിലും യരുശലേംകുടി
൧൦ യാരിലും കൂട്ടുകെട്ടു കാണാകുന്നു. എൻ വചനങ്ങളെ കേൾപ്പാൻ നിര
സിച്ച പൂൎവ്വപിതാക്കന്മാരുടേ അകൃത്യങ്ങളിലേക്ക അവർ മടങ്ങിച്ചെന്നു
അന്യദേവകളെ സേവിപ്പാൻ പിന്തുടൎന്നുപോയി. ഇങ്ങനേ ഇസ്രയേൽ
ഗൃഹവും യഹൂദാഗൃഹവും ഞാൻ പിതാക്കന്മാരോടു ഖണ്ഡിച്ച നിയമത്തെ
൧൧ ഭഞ്ജിച്ചുകളഞ്ഞു.— അതുകൊണ്ടു യഹോവ പറയുന്നിതു: ഞാൻ ഇതാ
അവൎക്കു ഒഴിഞ്ഞുപോവാൻ കഴിയാത്ത തിന്മയെ വരുത്തുന്നു; എന്നോടു
൧൨ കൂക്കിയാലും അവരെ ഞാൻ കേൾക്കയും ഇല്ല. പിന്നേ യഹൂദാനഗര
ങ്ങളും യരുശലേം കുടിയാരും ധൂപിച്ചുപോരുന്ന ദേവകളെ ചെന്നു കൂക്കും.
൧൩ ഇവയും അവരുടേ അനൎത്ഥകാലത്തിൽ ഒട്ടും രക്ഷിപ്പാറും ഇല്ല. യഹൂ
ദേ നിനക്കാകട്ടേ നഗരങ്ങളുടേ എണ്ണത്തോളം ദേവകളും പോരും
(൨, ൨൮); യരുശലേമിന്നു എത്ര തെരുക്കൾ എന്നാൽ അത്രയും ലജ്ജെ
ക്കു തറകളെയും ബാളിന്നു ധൂപിക്കുന്ന പീഠങ്ങളെയും നിങ്ങൾ പ്രതി
ഷ്ഠിച്ചുവല്ലോ.
൧൪ നീയോ ഈ ജനത്തിന്നു വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യരുതു, അവൎക്കു
വേണ്ടി കെഞ്ചി പ്രാൎത്ഥന തുടങ്ങുകയും അരുതു (൭, ൧൬)! അവർ അന
ൎത്ഥം ഹേതുവായി എന്നോടു വിളിക്കും കാലം ഞാൻ കേൾക്ക ഇല്ല നിശ്ചയം.
൧൫ എന്റേ ഓമനെക്കു പ്പെരുതലിന്ന് എൻ ആലയത്തിൽ എന്തു കാൎയ്യം? അവർ
വ്യാപ്തി നടത്തുന്നുവല്ലോ? നേൎച്ചകളും വിശുദ്ധമാംസവും നിന്മേല്നിന്ന്
അനൎത്ഥത്തെ കടപ്പാറാക്കുമോ? ആകിൽ നിണക്ക് ഉല്ലസിക്കാമല്ലോ!
൧൬ മനോഹരഫലംകൊണ്ടു് അഴകിയ പച്ച ഒലീവമരം എന്നു നിന്റേ പേർ
യഹോവ വിളിച്ചിട്ടും മഹാകോലാഹലം കേൾപ്പിച്ച് അതിന്ന് തീ ക
൧൭ ത്തിക്കയാൽ കൊമ്പുകൾ ഒടിഞ്ഞുപോയി; നിന്നെ നട്ട സൈന്യങ്ങളു
ടയ യഹോവ ആകട്ടേ നിന്റേ മേൽ തിന്മ വിധിച്ചതു ഇസ്രയേൽഗൃഹ
വും യഹൂദാഗൃഹവും ബാളിന്നു ധൂപിച്ചുകൊണ്ടു എന്നെ മുഷിപ്പിപ്പാൻ
തങ്ങൾക്കു തന്നേ തിന്മ ചെയ്യു നിമിത്തമത്രേ.

൧൨. അദ്ധ്യായം.

(൧൧, ൧൮) അനഥോത്ത്യർ പ്രവാചകനെ കൊല്ലുവാൻ നിരൂപിച്ചതും (൧) ദു
ഷ്ടരുടേ നിൎഭയതാപവും വിചാരിച്ചു (൭) ദൈവം സ്വജനത്തോട് ഇനി പൊറു
ക്ക ഇല്ല (൧൪) ഇസ്രയേലിന്റേ ശത്രുക്കളെയും ശിക്ഷിച്ചും കനിഞ്ഞു തിരിപ്പി
ച്ചും കൊൾകേ ഉള്ളു.

൧൮, ൧൯ യഹോവ അറിയിച്ചിട്ടത്രേ ഞാൻ അറിഞ്ഞു; അന്ന് അവരുടേ പ്ര
൧൯ വൃത്തികളെ നീ എന്നെ കാണിച്ചു. "നാം മരത്തെ ഫലവുമായി നശി
പ്പിക്ക! അവന്റെ പേരെയും ഇനി ഓരാതവണ്ണം ജീവനുള്ളവരുടേ നാ
ട്ടിൽനിന്നു അവനെ ഛേദിച്ചുകളക!" എന്ന് അവർ എന്നെക്കൊള്ളേ
ആലോചനകളെ വിചാരിച്ചപ്രകാരം ഞാൻ അറിയാഞ്ഞു, കുലെക്കു കൊ
൨൦ ണ്ടുപോകുന്നൊരു മെരുങ്ങിയ കുഞ്ഞാടു പോലേ ആയി. നീതിയോടേ
ന്യായം വിധിച്ചും ഹൃദയവും ഉൾപ്പൂവുകളെയും ശോധന ചെയ്തും പോരു
ന്ന സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവേ നീ അവരിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രതികാരം
ഞാൻ കാണും, എൻ വ്യവഹാരത്തെ നിങ്കലല്ലോ ഞാൻ ഏല്പിച്ചു.
൨൧ "ഞങ്ങടേ കൈകൊണ്ടു നീ ചാകാഴ്വാൻ യഹോവാനാമത്തിൽ പ്രവചി
ക്കൊല്ല" എന്നു ചൊല്ലി നിൻ പ്രാണനെ അന്വേഷിക്കുന്ന അനഥോ
ത്തിലേ പുരുഷന്മാൎക്കു നേരേ യഹോവ അതുകൊണ്ടു പറയുന്നിതു:
൨൨ ഞാൻ ഇതാ അവരെ സന്ദൎശിക്കുന്നു: യുവാക്കൾ വാൾകൊണ്ടു മരിക്കും,
൨൩ അവരുടേ പുത്രീപുത്രന്മാരും ക്ഷാമത്താൽ മരിക്കും. അവൎക്കു ശേഷിപ്പ്
ഉണ്ടാകയും ഇല്ല; ഞാൻ അനഥോത്തിലേ പുരുഷന്മാരുടേ മേൽ സന്ദൎശി
ക്കും ആണ്ടാകുന്ന തിന്മ വരുത്തുമല്ലോ എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ
പറയുന്നു.

൧൨, ൧ യഹോവേ നിന്നോടു ഞാൻ വ്യവഹരിച്ചാൽ നീയേ നീതിമാൻ; എ
ങ്കിലും ന്യായങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിന്നോടു സംസാരിക്കട്ടേ! ദുഷ്ടന്മാരുടേ വ
ഴി സഫലമാകുന്നത് എന്തിന്നു? വിശ്വാസവഞ്ചന ചെയ്യുന്നവൎക്ക് ഒക്ക
൨ യും സ്വൈരം എന്തിന്നു? നീ അവരെ നട്ടു അവരും വേരൂന്നി, വള
ൎന്നും കാച്ചും പോരുന്നു. അവരുടേ വായിൽ നീ അടുത്തും ഉൾപ്പൂവുക
൩ ളോട് അകന്നും ഇരിക്കുന്നു. എന്നെയോ യഹോവേ നീ അറിയുന്നു,
എന്നെ കണ്ടും നിന്നോടുള്ള എൻ ഹൃദയത്തെ ശോധന ചെയ്തും വരുന്നു.
ആടു പോലേ കുലെക്കാമാറ് അവരെ പറിച്ചു ഹത്യാദിവസത്തിന്നു സം
൪ സ്കരിച്ചു കളക! ഏതുവരെക്കും ഭൂമി ഖേദിക്കയും സകലനിലത്തിലേ
സസ്യം വാടുകയും ആം? അതിൽ വസിക്കുന്നവരുടേ ദോഷം നിമിത്തം
പശുവും പക്ഷിയും നാസ്തിയായി; നമ്മുടേ അവസാനത്തെ ഇവൻ കാ
൫ ണ്ക ഇല്ലപോൽ എന്ന് അവർ പറയുന്നവല്ലോ.— (ഉത്തരമാവിതു:)
കാലാളുകളോടു പാച്ചൽ ഓടീട്ടു അവർ നിന്നെ തളൎത്തി എങ്കിൽ കുതിര
കളോട് അങ്കം തൊടുപ്പത് എങ്ങനേ? ഇപ്പോൾ സമാധാനനാട്ടിൽ നി

൬ ആശ്രയിച്ചു വസിച്ചാൽ യൎദ്ദേന്റെ ഡംഭിൽ എങ്ങനേ ചെയ്യും? എന്തെ
ന്നാൽ നിന്റെ സഹോദരന്മാരും അപ്പന്റെ ഗൃഹവും കൂടേ നിന്നെ
തോല്പിച്ചു നിന്റെ വഴിയേ വിളിച്ചു കൂകുന്നു. നിന്നോടു നല്ലവ സം
സാരിച്ചാൽ അവരെ വിശ്വസിക്കരുതേ.

൭ എൻ ആലയത്തെ ഞാൻ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു എൻ അവകാശത്തെ തള്ളി
ക്കളഞ്ഞു, എൻ പ്രാണപ്രിയത്തെ ശത്രുക്കളുടേ കയ്യിൽ കൊടുത്തുപോയി.
൮ എൻ അവകാശമായത് എനിക്കു കാട്ടിലേ സിംഹത്തിന്ന് ഒത്തുചമഞ്ഞു,
൯ എനിക്കു നേരേ ഒലി കേൾപ്പിക്കയാൽ ഞാൻ അതിനെ പകെച്ചു. എൻ
അവകാശം എനിക്കു പുള്ളിക്കഴുവായി തീൎന്നിട്ടോ കഴുക്കൾ അതിനെ ചു
റ്റിനില്ക്കുന്നതു? അല്ലയോ നാട്ടിലേ സകലമൃഗവും കൂട്ടി തിന്മാൻ വരു
൧൦ ത്തുവിൻ. അനേകം ഇടയന്മാർ എന്റെ പറമ്പിനെ നശിപ്പിച്ചു എൻ
കണ്ടത്തെ ചവിട്ടി എൻ മനോഹരക്കണ്ടത്തെ പാഴ്മരുവാക്കിക്കളഞ്ഞു;
൧൧ പാഴാക്കി വെച്ചിട്ടു അതു ശൂന്യമായി എന്നോടു ഖേദിക്കുന്നു; ദേശം അ
൧൨ ശേഷം ശൂന്യമായതു ആരും മനസ്സുവെക്കായ്കയാൽ തന്നേ. മരുവിലേ
സകലപാഴ്മലകൾമേലും സംഹാരികൾ കടന്നു, യഹോവയിൽനിന്നുള്ള
വാളാകട്ടേ നാട്ടറ്റം മുതൽ നാട്ടറ്റം വരേ തിന്നുന്നു. സൎവ്വജഡത്തി
൧൩ ന്നും സമാധാനം ഇല്ലപോൽ. അവർ കോതമ്പം വിതെച്ചു മുള്ളുകൾ മൂ
രുന്നു, എത്ര ദണ്ഡിച്ചാലും ഒന്നും സാധിയാതു. എന്നിട്ടു യഹോവാകോപ
ച്ചൂടു നിമിത്തം നിങ്ങളുടേ വരവുകളെ എണ്ണി നാണിച്ചുപോവിൻ!

൧൪ എൻ ജനമായ ഇസ്രയേലിനെ ഞാൻ അടക്കിച്ച അവകാശത്തെ തൊ
ടുന്ന ആകാത്ത അയല്ക്കാരെ ഒക്കയും കുറിച്ചു യഹോവ പറയുന്നിതു: അ
വരുടേ നാട്ടിൽനിന്നു ഞാൻ ഇതാ അവരെ പറിച്ചുകളയുന്നു, യഹൂദാ
൧൫ ഗൃഹത്തെ അവരുടേ നടുവിൽനിന്നും പറിച്ചെടുക്കും. അവരെ പറിച്ചു
കളഞ്ഞ ശേഷമോ ഞാൻ തിരികേ അവരെ കനിഞ്ഞുകൊണ്ടു അവനവ
നെ തൻ അവകാശത്തിലേക്കും സ്വദേശത്തേക്കും മടക്കിവെക്കയും ആം.
൧൬ പിന്നേ അവർ എൻ ജനത്തിന്നു ബാൽ ആണ എന്നു സത്യം ചെയ്വാൻ
പഠിപ്പിച്ചതു പോലേ യഹോവാജീവൻ ആണ എന്നു എൻ നാമംകൊ
ണ്ടു സത്യം ചെയ്വോളം എൻ ജനത്തിൻ വഴികളെ പഠിച്ചു ശീലിച്ചു എ
൧൭ ങ്കിൽ അവർ എൻ ജനത്തിൻ നടുവിൽ പണിയപ്പെടുകയും ആം. അ
വർ കേളായ്കിലോ ആ ജാതിയെ ഞാൻ അശേഷം പറിച്ചു കെടുത്തുകള
യും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.

൧൩. അദ്ധ്യായം.

ഒരു സദൃശക്രിയയാൽ യഹൂദയുടേ വികൃതിയെ കാട്ടിയ ശേഷം (൧൨) ഗർവ്വത്തെ താഴ്ത്തിപ്പറഞ്ഞു (൧൫) മനന്തിരിയാഞ്ഞാൽ (൧൮) രാജാവും മൃത്ത രാജ്ഞിയും രാജ്യവും നാനാവിധമാകും എന്നു ബുദ്ധിചൊല്ലിയതു.

൧ യഹോവ എന്നോടു പറഞ്ഞിതു: നീ ചെന്നു ചണനൂൽക്കച്ചയെ വാങ്ങി
൨ അരെക്കു ചുററിക്കൊൾക! ആയതു വെള്ളത്തിൽ അലെക്കരുതു. എന്നാ
റേ ഞാൻ യഹോവാവചനം പ്രമാണിച്ചു കച്ചയെ വാങ്ങി അരെക്കു ചു
൩. ൪ ററിയപ്പോൾ, യഹോവാവചനം രണ്ടാമത് എനിക്ക് ഉണ്ടായി: നീ
വാങ്ങി അരെക്കിട്ട കച്ചയെ എടുത്തുംകൊണ്ടു എഴുന്നീററു ഫ്രാത്തിന്നാ
൫ മാറു ചെന്നു അവിടേ പാറപ്പിളപ്പിൽ പൂത്തിവെക്ക! എന്നു യഹോവ
എന്നോടു കല്പിച്ച പ്രകാരം ഞാൻ പോയി അതിനെ ഫ്രാത്തിൽ പൂത്തി
൬ വെക്കയും ചെയ്തു.— ഏറിയ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യഹോവ എ
ന്നോടു പറഞ്ഞു: ഹേ എഴുന്നീററു ഫ്രാത്തിൽ ചെന്നു ഞാൻ പൂത്തുവാൻ
൭ കല്പിച്ച കച്ചയെ അവിടുന്ന് എടുക്ക! എന്നാറേ ഞാൻ ഫ്രാത്തിൽ പോ
യി കച്ചയെ പൂത്തിയ സ്ഥലത്തു തോണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ ഇതാ കച്ച കേ
൮ ടു വന്നു ഒന്നിന്നും പററാതേ ആയി.— അന്നു യഹോവാവചനം എ
൯ നിക്ക് ഉണ്ടായിതു: യഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഇവ്വണ്ണം ഞാൻ
യഹൂദാഡംഭിനെയും യരുശലേമിൻ വമ്പിച്ച ഡംഭിനെയും കെടുക്കും.
൧൦ എൻ വാക്കുകളെ കേൾപ്പാൻ നിരസിച്ചും ഹൃദയശാഠ്യത്തിൽ നടന്നും
കൊണ്ടു അന്യദേവകളെ പിഞ്ചെന്നു അവയെ സേവിച്ചും നമസ്കരിച്ചും
പോകുന്ന ഈ ദുർജ്ജനം ഒന്നിന്നും പററാത്ത ആ കച്ചെക്ക് ഒത്തുചമയും.
൧൧ കച്ച ആകട്ടേ പുരുഷൻേറ അരെക്കു പൂണും പോലേ ഞാൻ ഇസ്രയേൽ
ഗൃഹം ഒക്കയും യഹൂദാഗൃഹം ഒക്കയും എന്നോടു പൂട്ടിയതു എനിക്കു ജന
വും പേരും സ്തുതിയും അണിയും ആവാൻ തന്നേ; അവരോ കേളാതേ
പോയി; എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൧൨ ഈ വചനവും അവരോടു പറക: ഇസ്രയേലിൻ ദൈവമായ യഹോ
വ പറയുന്നിതു: "എല്ലാ കടത്തിലും വീഞ്ഞു നിറെക്കും". എന്നാറേ അ
വർ നിന്നോടു: എല്ലാ കടത്തിലും വീഞ്ഞു നിറെക്കുന്ന വിവരം ഇങ്ങ് അ
൧൩ റിഞ്ഞു കൂടേ? എന്നു പറയുമ്പോൾ, അവരോടു ചൊല്ലുക: യഹോവ ഇ
പ്രകാരം പറയുന്നു: ദാവിദിൻ ആസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അരചന്മാർ
പുരോഹിതപ്രവാചകന്മാർ യരുശലേമിലേ സർവ്വനിവാസികളുമായി ഈ

ദേശത്തിൽ കുടിയിരിക്കുന്നവരെ ഒക്കയും ഞാൻ ലഹരികൊണ്ടു നിറെ
൧൪ ച്ചു, അപ്പന്മാരെയും മക്കളെയും ഒക്കത്തക്ക തങ്ങളിൽ ഉടെച്ചു തകൎക്കും.
ഞാൻ അവരെ നശിപ്പിക്കാതേ ആദരിക്കയും പൊറുക്കയും കനിഞ്ഞു
കൊൾകയും ഇല്ല എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൧൫ എടോ കേട്ടു ചെവിക്കൊൾവിൻ, യഹോവ ഉരെക്കകൊണ്ടു ഉയരാ
൧൬ തേ അമരുവിൻ! അവൻ ഇരിട്ടു വരുത്തും മുമ്പേ നിങ്ങടേ ദൈവമായ
യഹോവെക്കു തേജസ്സു കൊടുപ്പിൻ! നിങ്ങളുടേ കാലുകൾ അന്തിമയക്കിൻ
മലകളിൽ തട്ടീട്ടു നിങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിന്നു കാത്തിരിക്കേ അവൻ അതി
൧൭ നെ മരണനിഴലും കാൎമ്മുകിലും ആക്കി വെക്കും മുന്നം തന്നേ! എന്നു
നിങ്ങൾ കേളാഞ്ഞിലോ ഗൎവ്വം നിമിത്തം എൻ ദേഹി മറയത്തു കരയും,
യഹോവയുടേ ആട്ടിങ്കൂട്ടം പ്രവസിച്ചുപോകകൊണ്ടു ഈ കണ്ണു ബാഷ്പം
ഓലോല കേഴുകയും ചെയ്യും.
൧൮ രാജാവിനോടും സ്വാമിനിയോടും പറക: നിങ്ങൾ തലെക്കു ചൂടുന്ന
൧൯ അഴകിയ കിരീടം വീഴ്കയാൽ താഴത്ത് ഇരുന്നുകൊൾവിൻ! തെക്ക
ക്കൂറിലേ നഗരങ്ങളും അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു തുറപ്പാൻ ആരും ഇല്ല യഹൂദ
൨൦ അശേഷം നിൎവ്വസിച്ചുപോയി മുച്ചൂടും നിൎവ്വസിച്ചുപോയി. കണ്ണുകളെ
ഉയൎത്തി വടക്കുനിന്നു വരുന്നവരെ കാണ്മിൻ! (ഹേ പ്രിയേ) നിനക്കു
൨൧ നല്കപ്പെട്ട ഘനമേറിയ ആട്ടിങ്കൂട്ടം എവിടേ ആയി? നിണക്കു
തോഴരാവാൻ നീ ശീലിപ്പിച്ചവരെ (യഹോവ) നിന്മേൽ തലയാക്കി
വെച്ചാൽ നീ എന്തു പറയും? പെറുന്നവളെ പോലേ നിന്നെ നോവു
൨൨ കൾ പിടിക്കയില്ലയോ? അന്നു നീ ഇവ എനിക്ക് അകപ്പെടുന്നത് എ
ന്തുകൊണ്ടു? എന്നു ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിന്റേ കുററം പെരികയാൽ
നിന്റേ വസ്ത്രത്തൊങ്കൽ നീങ്ങിക്കണ്ടു മടമ്പുകൾ കഴഞ്ഞുപോയി.
൨൩ കൂശ്യൻ തന്റേ തോലും പുലി തൻ പുള്ളികളെയും മാററുമോ? ആയെ
ങ്കിൽ തിന്മ ചെയ്വാൻ ശീലിച്ച നിങ്ങൾക്കും നന്മ ചെയ്വാൻ കഴിയും.
൨൪ മരുവിലേ കാററിന്നു പാറുന്ന താളടി പോലേ ഞാൻ അവരെ ചിതറി
൨൫ ക്കേ ഉള്ളു.— നീ എന്നെ മറന്നു പൊളിയിൽ ആശ്രയിച്ചതുകൊണ്ടു
ഇതത്രേ നിന്റേ പങ്കു, എങ്കൽനിന്നു നിണക്ക് അളന്നു കിട്ടിയ ഭാഗം
൨൬ എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ഞാനും നിന്റേ വസ്ത്രത്തൊങ്കൽ നി
൨൭ ന്മുഖത്തിന്മേൽ ഊരി വലിച്ചു നിന്റേ നാണം കാണുമാറാക്കും. നിന്റേ
വ്യഭിചാരങ്ങളെയും വെകളിക്കനെപ്പും വെളിയേ കുന്നുകളുടേ മേൽ പു
ലയാട്ടിൻ അപരാധം ഈ നിന്റേ വെറുപ്പുകളെ ഞാൻ കണ്ടു. അയ്യോ

യരുശലേമേ നിണക്കു ഹാ കഷ്ടം! നീ ശുദ്ധ ആകയില്ല ഇനി എത്രോ
ടം കാലം ചെന്നാൽ!

5. ൧൪—൧൭. വറുതികളെക്കൊണ്ടുള്ള അഞ്ചാം പ്രബോധനം.

൧൪. അദ്ധ്യായം.

വറുതിയെ വിചാരിച്ചു (൭) ജനത്തിന്നു വേണ്ടി പ്രാൎത്ഥിച്ചപ്പോൾ (൧൦) അതിന്നു ഫലം ഇല്ല എന്നു കാട്ടിയതു.

൧ വറുതികളെ ചൊല്ലി യിറമിയാവിന്നു ദേവവചനമായി ഉണ്ടായിതു:
൨ യഹൂദ ഖേദിക്കുന്നു, അതിലേ ഊർവാതിലുകൾ മാഴ്കിത്തൊഴിച്ചു നി
൩ ലത്തിരിക്കുന്നു, യരുശലേമിൻ മുറവിളിയും പൊങ്ങുന്നു. അതിലേ പ്ര
മാണികൾ ചെറുമക്കളെ വെള്ളത്തിന്ന് അയക്കുന്നു, ഇവർ കുപ്പങ്ങളിൽ
ചെന്നു വെള്ളം കാണാതേ വെറുമ്പാത്രങ്ങളോടു മടങ്ങി വന്നു നാണിച്ച്
൪ അമ്പരന്നു തലയും പൊത്തിക്കൊള്ളുന്നു. മാരി ഭൂമിയിൽ പെയ്യായ്കയാൽ
൫ നിലം സ്തംഭിച്ചതുകൊണ്ടു കൃഷിക്കാർ നാണിച്ചു തല പൊത്തുന്നു. മാൻ
പേടയും നിലത്തു പെററു സസ്യം ഇല്ലായ്കയാൽ (കുട്ടിയെ) കൈവിടുന്നു.
൬ കാട്ടുകഴുതകൾ പാഴ്കുന്നുകളിൽ നിന്നു കുറുക്കനെ പോലേ കാററു കപ്പുന്നു,
പച്ചില കാണായ്കയാൽ കണ്ണുകൾ മങ്ങുന്നു.
൭ അല്ലയോ യഹോവേ ഇങ്ങേ അതിക്രമങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു നേരേ സാ
ക്ഷിനിന്നാൽ തിരുനാമം നിമിത്തം പ്രവൃത്തിക്ക! ഞങ്ങടേ പിൻവാങ്ങൽ
൮ പെരുകിയല്ലോ, നിന്നോടു ഞങ്ങൾ പിഴെച്ചു. ഇസ്രയേലിൻ പ്രത്യാശ
യായി ഞെരുക്കക്കാലത്ത് അവനെ രക്ഷിപ്പവനേ, നീ നാട്ടിൽ പരദേ
ശിക്കും രാപ്പാൎപ്പാൻ പൂകുന്ന വഴിപോക്കന്നും ഒത്തു ചമവാൻ എന്തു?
൯ കുഴങ്ങുന്ന ആൾക്കും രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്ത വീരന്നും ഒത്തു ചമവാൻ
എന്തു? നീയോ ഞങ്ങളുടേ ഉള്ളിൽ ഉള്ളവൻ, യഹോവേ, തിരുനാമം ഞ
ങ്ങളുടേ മേൽ വിളിക്കപ്പെടുന്നുവല്ലോ, ഞങ്ങളെ വിട്ടേക്കൊലാ!
൧൦ യഹോവ ഈ ജനത്തോടു പറയുന്നിതു: ഇങ്ങനേ അലഞ്ഞു നടപ്പാൻ
അവർ വാഞ്ഛിച്ചു കാലുകളെ അടക്കാതേ പോയല്ലോ (ഹോശ. ൮, ൧൩).
യഹോവ അവരിൽ പ്രസാദിക്കാതേ ഇപ്പോൾ അവരുടേ അതിക്രമം
൧൧ ഓൎത്തു പാപങ്ങളെ സന്ദൎശിക്കും.— എന്നോടോ യഹോവ പറഞ്ഞു:
൧൨ ഈ ജനത്തിന്നു വേണ്ടി നന്മെക്കായി പക്ഷവാദം തുടങ്ങരുതു. അവർ
നോററാൽ കെഞ്ചലിനെ ഞാൻ കേൾക്കയില്ല, ഹോമവും വഴിപാടും ക

ഴിച്ചാൽ അവരിൽ പ്രസാദിക്കയും ഇല്ല, വാളും ക്ഷാമവും മഹാവ്യാധിയും
൧൩ കൊണ്ടു ഞാൻ അവരെ മുടിക്കേ ഉള്ളു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു:
ഹാ ഹാ കൎത്താവായ യഹോവേ കണ്ടാലും പ്രവാചകന്മാർ: "നിങ്ങൾ
വാൾ കാണുകയില്ല, ക്ഷാമം സംഭവിക്കയും ഇല്ല, വിശ്വാസ്യസമാധാന
ത്തെ ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തു നിങ്ങൾക്കു തരുന്നുണ്ടു" എന്നു അവരോടു പ
൧൪ റയുന്നു. എന്നാറെ യഹോവ എന്നോടു പറഞ്ഞു: പ്രവാചകന്മാർ എൻ
നാമത്തിൽ പ്രവചിക്കുന്നതു പൊളിയത്രേ, ഞാൻ അവരെ അയച്ചിട്ടില്ല
അവരോടു കല്പിച്ചിട്ടില്ല ഉരിയാടീട്ടും ഇല്ല, പൊളിദൎശനവും ലക്ഷണ
വാദവും ഇല്ലായ്മയും ഹൃദയച്ചതിയും അത്രേ അവർ നിങ്ങളോടു പ്രവചി
൧൫ ക്കുന്നതു. അതുകൊണ്ടു ഞാൻ അയക്കാതേ കണ്ടു എന്നാമത്തിൽ പ്രവ
ചിച്ചുകൊണ്ടു ഈ ദേശത്തിൽ വാളും ക്ഷാമവും ഭവിക്ക ഇല്ല എന്നു ചൊ
ല്ലുന്ന പ്രവാചകരെ കുറിച്ചു യഹോവ പറയുന്നിതു: വാളാലും ക്ഷാമത്താ
൧൬ ലും ആ പ്രവാചകർ ഒടുങ്ങും. അവർ പ്രവചിക്കുന്ന ജനമോ ക്ഷാമവും
വാളും തട്ടീട്ടു അവരും സ്ത്രീകളും പുത്രീപുത്രന്മാരും യരുശലേംതെരുക്ക
ളിൽ എറിഞ്ഞു കിടക്കും, കുഴിച്ചിടുന്നവൻ ഉണ്ടാകയും ഇല്ല, ഇങ്ങനേ
൧൭ അവരുടേ തിന്മയെ അവരുടേ മേൽ ഞാൻ പകൎന്നുകളയും. ഈ വാക്കും
അവരോടു പറക: എന്റേ കണ്ണുകൾ രാവും പകലും ഇളെക്കാതേ ബാ
ഷ്പം പൊഴിക്കുന്നു, എൻ ജനപുത്രിയായ കന്യ ഏററം വല്ലാത്ത മുറിവു
൧൮ കൊണ്ടു വലിയ ഇടിവാൽ ഇടിഞ്ഞുപോയ ഹേതുവാൽ തന്നേ. ഞാൻ
വെളിയേ പുറപ്പെട്ടാൽ ഇതാ വാൾ കൊത്തിക്കുത്തന്നവർ, ഊരിൽ വ
ന്നാൽ ഇതാ ക്ഷാമബാധകൾ! പ്രവാചകനും പുരോഹിതനും കൂടേ അ
റിയാത്തൊരു ദേശത്തേക്കു തെണ്ടിനടക്കേ ഉള്ളു.
൧൯ അല്ലയോ നീ യഹൂദയെ കേവലം തള്ളിക്കളഞ്ഞുവോ? ചിയ്യോനിൽ
തിരുമനസ്സ് ഓക്കാനിക്കയോ? പൊറുപ്പിക്കാതോളം ഞങ്ങളെ എന്തിന്നു
അടിച്ചു? (൮, ൧൫) സമാധാനത്തിന്നു കാത്തിരിക്കേ നന്മ ഒട്ടും ഇല്ല,
൨൦ പൊറുപ്പിക്കുന്ന സമയം (കാത്തിരിക്കേ) ഇതാ ത്രാസമത്രേ. യഹോവേ
ഞങ്ങടേ ദുഷ്ടതയും പിതാക്കളുടേ കുററവും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു, നിന്നോടു
൨൧ ഞങ്ങൾ പിഴെച്ചുവല്ലോ. തിരുനാമം നിമിത്തം ഞങ്ങളെ ധിക്കരിയായ്ക,
നിന്തേജസ്സിൻ ആസനത്തെ അപമാനം വരുത്തായ്ക, ഞങ്ങളോടു നീ
൨൨ ചെയ്തു നിയമത്തെ ഭഞ്ജിക്കാതേ ഓൎത്തുകൊൾക! ജാതികളുടേ മായാ
(ദേവ)കളിൽ പെയ്യിക്കുന്നവർ ഉണ്ടോ? അല്ല വാനം താനേ വൎഷധാര
കൾ പൊഴിയുമോ? അങ്ങനേവൻ നീ അല്ലയോ ഞങ്ങടേ ദൈവമായ

യഹോവേ! ഇവ എല്ലാം നീ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ടു നിണക്കു ഞങ്ങൾ
കാത്തു നില്ക്കുന്നു.

൧൫, ൧ എന്നാറേ യഹോവ എന്നോടു പറഞ്ഞു: മോശയും ശമുവേലും എൻറ
മുമ്പാകെ നിന്നു എങ്കിൽ ഈ ജനത്തിങ്കൽ എനിക്കു മനസ്സാക ഇല്ല, എ
൨ ൻറ സമ്മുഖത്തുനിന്ന് അവരെ ആട്ടി പുറത്തുപോവാറാക്കുക! പി
ന്നേ എവിടേക്കു ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോകേണ്ടു? എന്നു നിന്നോടു ചോദി
ച്ചാൽ, യഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ചാവിന്നുള്ളവൻ ചാവിന്നും, വാ
ളിന്നുള്ളവൻ വാൾക്കും, ക്ഷാമത്തിന്നുള്ളവൻ ക്ഷാമത്തിന്നും പ്രവാസ
ത്തിന്നുള്ളവൻ പ്രവാസത്തിന്നും (പോകട്ടേ) എന്ന് അവരോടു പറക.
൩ പിന്നേ നാലു വർണ്ണങ്ങളെ അവരുടേ മേൽ കല്പിച്ചാക്കും: കൊത്തുവാൻ
വാളിനെയും ഇഴെപ്പാൻ നായ്ക്കളെയും തിന്നു മുടിപ്പാൻ വാനപ്പക്ഷിയെ
൪ യും ഭൂമൃഗത്തെയും തന്നേ എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ഭൂമിയി
ലേ സകലരാജ്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ അവരെ മെയ്യേറുവാൻ കൊടുത്തുകളയു
ന്നതു ഹിസ്കീയാപുത്രനും യഹൂദാരാജാവുമായ മനശ്ശേ യരുശലേമിൽ വ്യാ
പരിച്ച നിമിത്തമത്രേ.

൫ എങ്ങനേ എന്നാൽ യരുശലേമേ നിന്നെ ആർ ആദരിക്കും? ആർ പ
൬ രിതാപം കാട്ടും? നിൻറ കുശലം ചോദിപ്പാൻ ആർ തിരിയും? നീ എ
ന്നെ നീക്കീട്ടു പിന്നോക്കം നടക്കുന്നു എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു,
ഞാനും നിണക്ക് എതിരേ കൈ നീട്ടി നിന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നു, അനുത
൭ പിപ്പാൻ മടുത്തുപോയി. മുറംകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ ദേശവാതില്ക്ക
ളിലേക്കു പാററും, എൻ ജനത്തെ മക്കളില്ലാതാക്കി കെടുക്കും, തങ്ങളുടേ വ
൮ ഴികളെ വിട്ടു മടങ്ങീട്ടില്ലല്ലോ. അതിലേ വിധവമാർ കടലുകളിലേ മ
ണലിലും എനിക്ക് ഏറി കാണുന്നു, ഞാൻ അവർക്കും യുവാവിൻ അമ്മമേ
ലും ഉച്ചെക്കു സംഹാരിയെ വരുത്തി പെട്ടന്ന് അവളിൽ വലിയ നോ
൯ വും വ്യാകുലങ്ങളും വീഴിക്കുന്നു. ഏഴ പെററവൾ മാഴ്കി പ്രാണനെ
നിഃശ്വസിച്ചു, ലജ്ജിച്ചു നാണിച്ചു അവളുടേ സൂൎയ്യൻ പകലുള്ളപ്പോൾ
തന്നേ അസ്തമിക്കുന്നു. അവരുടേ ശേഷിപ്പിനെ ഞാൻ ശത്രുക്കൾക്കു മു
മ്പാകേ വാളിന്നു കൊടുത്തു വിടുന്നു എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.

൧൫. അദ്ധ്യായം.

(൧൦) പ്രവാചകൻ സങ്കടം പറയുന്നതിന്നു (൧൧) യഹോവ ശാസനയും
(൧൯) വാഗ്ദത്തവും ചൊല്ലുന്നതു.

൧൦ അയ്യോ എൻറമ്മേ ഈ വ്യവഹാരക്കാരനും സൎവ്വലോകത്തിന്നു വിവാ
ദക്കാരനും ആയവനെ പെറുകകൊണ്ടു എനിക്കു ഹാ കഷ്ടം! ഞാൻ ക
ടംകൊണ്ടിട്ടും ഇല്ല എനിക്കു തന്നിട്ടും ഇല്ല എങ്കിലും എല്ലാവരും എന്നെ
൧൧ ശപിക്കുന്നു.— യഹോവ പറഞ്ഞു: നന്നാവാൻ ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങു
ന്നുണ്ടു സത്യം, ദുഷ്കാലത്തും ഞെരിക്കക്കാലത്തും ശത്രുവിനെ നിന്നോടു
൧൨ പ്രാൎത്ഥിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു. വടക്കൻ ഇരിമ്പും ചെമ്പും ആയ ലോഹം ഒടി
൧൩ യുമോ? (യഹൂദേ) നിൻേറ സകലപാപങ്ങൾ നിമിത്തം ഞാൻ അങ്ങേ
എല്ലാ അതിരുകളിലും നിൻേറ മുതലും ഭണ്ഡാരങ്ങളും കൊള്ളയാക്കിക്കൊ
൧൪ ടുത്തു, ശത്രുക്കളെ കൊണ്ടു നീ അറിയാത്തൊരു ദേശത്തേക്കു കടത്തി
ക്കും (൫ മോശ ൩൨, ൨൨) കാരണം എൻ കോപത്തിൽ തീ കത്തി നിങ്ങ
ളുടേ മേൽ എരിയുന്നു.

൧൫ അല്ലയോ യഹോവേ നീ അറിയുന്നു! എന്നെ ഓൎത്തു സന്ദൎശിച്ചു എ
ന്നെ പിന്തുടരുന്നവരിൽ പ്രതിക്രിയ ചെയ്തു തരിക! നിൻ ദീൎഘശാന്ത
തെക്കു തക്കവണ്ണം എന്നെ എടുത്തുകളയൊല്ല, ഞാൻ നിന്നിമിത്തം നിന്ദ
൧൬ ചുമക്കുന്ന പ്രകാരം അറിയേണമേ! നിൻേറ വാക്കുകൾ കിട്ടിയ ഉട
നേ ഞാൻ അവ തിന്നു, സൈന്യങ്ങളുടേ ദൈവമായ യഹോവേ തിരു
നാമം എന്മേൽ വിളിക്കപ്പെട്ടതാൽ നിൻേറ വാക്കുകൾ എനിക്കു് ആനന്ദ
൧൭ വും ഹൃദയസന്തോഷവും ആയിത്തീൎന്നു. ചിരിക്കുന്നവരുടേ സംഘത്തിൽ
ഞാൻ ഇരുന്നു് ഉല്ലസിച്ചിട്ടില്ല, തിരുക്കൈ ഹേതുവായി തനിച്ചിരുന്നതു
൧൮ നീ വ്യസനംകൊണ്ടു എന്നെ നിറെക്കയാൽ തന്നേ. എൻേറ ദുഃഖം ഇ
ളയാത്തതും മുറിവു പൊറുപ്പാൻ തോന്നാതോളം കൊട്ടതും ആയ്ത്തീരു
വാൻ എന്തു? എനിക്കു നീ ചതിപ്പുഴെക്കും നിശ്ചയം ഇല്ലാത്ത വെള്ള
ത്തിന്നും ഒത്തുപോകുമോ?

൧൯ എന്നതുകൊണ്ടു യഹോവ പറയുന്നിതു: നീ മടങ്ങിവന്നാൽ നിന്നെ
എന്മുമ്പിൽ നില്പാൻ ഞാൻ മടങ്ങിക്കും, പിന്നേ നീ വിലയേറിയതിനെ
നിസ്സാരമായതിൽനിന്നു വേറാക്കിയാൽ എൻേറ വായി പോലേ ആകും,
൨൦ അവർ നിങ്കലേക്കു തിരിയും നീ അവരിലേക്കു തിരികയും ഇല്ല. ഈ
ജനത്തിന്നു ഞാൻ നിന്നെ ചെമ്പുമതിലാക്കും, നിന്നോടു പൊരുതാലും
അവൎക്കു ആവതു കാണ്കയില്ല; ഞാനാകട്ടേ നിന്നെ രക്ഷിപ്പാനും ഉദ്ധരി
൨൧ പ്പാനും നിന്നോടു കൂടേ ഉണ്ടു എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ദുൎജ്ജ
നങ്ങളുടേ കയ്യിൽനിന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഉദ്ധരിക്കയും പ്രൌഢന്മാർ കര
ത്തിൽനിന്നു വീണ്ടുകൊൾകയും ചെയ്യും.

൧൬. അദ്ധ്യായം.

ന്യായവിധി അണഞ്ഞതാൽ വിരക്തനായി വസിക്കേണം (൧൦) ദോഷവ
ർദ്ധന തന്നേ ശിക്ഷയുടേ കാരണം (൧൬) ജനത്തെ ചിതറിച്ചു നായാടുവാൻ
(൧൯, ൧) ബിംബാരാധനയാൽ വേണ്ടിവന്നു.

൧. ൨ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായിതു: ഈ സ്ഥലത്തു നിണക്കു പെ
൩ ൺകെട്ടുകയും പുത്രീപുത്രന്മാർ ഉണ്ടാകയും അരുതു! ഇവിടേ പിറക്കു
ന്ന പുത്രീപുത്രന്മാരെയും ഈ ദേശത്തു അവരെ പെറുന്ന അമ്മമാരെയും
൪ ജനിപ്പിക്കുന്ന അപ്പന്മാരെയും കുറിച്ചു യഹോവ പറയുന്നിതു: ബാധാ
മരണങ്ങളാൽ അവർ ചാകും, അവരെ തൊഴിപ്പാറും കുഴിച്ചിടുവാറും
ഇല്ല, നിലത്തിന്മേൽ വളമായി ചമയും, വാളാലും ക്ഷാമത്താലും മുടിക
യും ശവങ്ങൾ വാനപ്പക്ഷിക്കും ഭൂമൃഗത്തിന്നും ഊൺ ആകയും ചെയ്യും.
൫ യഹോവ ആകട്ടേ പറയുന്നിതു: മുറവിളിപ്പുരയിൽ ചെല്ലായ്ക, തൊഴി
പ്പാനും പോകായ്ക, അവക്കു പരിതാപവും കാട്ടായ്ക! ഞാൻ ഈ ജനത്തിൽ
നിന്ന് എന്റേ സമാധാനം എന്ന ദയയെയും കനിവിനെയും വാരിക്ക
൬ ളഞ്ഞുവല്ലോ എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ഈ ദേശത്തു വലിയ
വരും ചെറിയവരും ചാകും; അവരെ കുഴിച്ചിടുകയില്ല തൊഴിക്കയും
ഇല്ല അവരെ ചൊല്ലി മെയി ചെത്തുകയും മുന്തല ചിരെക്കയും ഇല്ല.
൭ മരിച്ചവനെക്കൊണ്ടു ആശ്വാസം വരുത്തുവാൻ അവക്ക് ഖേദത്തിങ്കൽ
അപ്പം നുറുക്കിക്കൊടുപ്പാറില്ല, ആരുടേ അപ്പനെക്കൊണ്ടും അമ്മയെ
൮ ക്കൊണ്ടും ആശ്വാസക്കിണ്ടി കുടിപ്പിക്കയും ഇല്ല.— അവരോട് കൂടി
ഇരുന്നു ഭക്ഷിച്ചു കുടിപ്പാനായി വിരുന്നുവീട്ടിൽ പൂകയും അരുതു.
൯ ഇസ്രയേലിൻ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയാകട്ടേ പറയുന്നി
തു: ഇതാ നിങ്ങളുടേ കണ്ണുകൾ കാണേ നിങ്ങടേ നാളുകളിൽ ഞാൻ സ
ന്തോഷാനന്ദങ്ങളുടേ ശബ്ദവും മണവാളന്റേ ശബ്ദവും പുതിയപെണ്ണിൻ
ശബ്ദവും ഇവിടുന്നു ഒഴിപ്പിക്കും (൭, ൩൪).
൧൦ ഈ വാക്കുകൾ ഒക്കയും നീ ഈ ജനത്തോട് അറിയിക്കുമ്പോൾ: ഈ
വലിയ തിന്മ എല്ലാം യഹോവ ഞങ്ങൾക്കു നേരേ ചൊല്ലിയത് എന്തു
കൊണ്ടു? എന്നും നമ്മുടേ ദൈവമായ യഹോവയോടു ഞങ്ങൾ പിഴെച്ച
൧൧ കുററവും പാപവും എന്ത്? എന്നും പറഞ്ഞാൽ, അവരോട് ഇപ്രകാരം
പറക: നിങ്ങടേ അപ്പന്മാർ എന്നെ വിട്ടു അന്യദേവകളെ പിഞ്ചെന്നു
സേവിച്ചു നമസ്കരിച്ചു എന്നെ വെടിഞ്ഞു എൻ ധൎമ്മത്തെ സൂക്ഷിക്കായ്ക

൧൨ കൊണ്ടും, അപ്പന്മാരെക്കാൾ നിങ്ങൾ ഏററം വല്ലാഴ്മ ചെയ്തു എന്നെ
കേളാതേ താന്താൻ ദുൎമ്മനസ്സിൻ ശാഠ്യത്തെ ഇന്നും പ്രമാണിച്ച നടക്ക
൧൩ കൊണ്ടും, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ ദേശത്തിൽനിന്ന നിങ്ങളും അപ്പന്മാരും
അറിയാത്ത ദേശത്തേക്ക ചാട്ടും; അവിടേ നിങ്ങൾ ഞാൻ കാരുണ്യം ത
രായ്കയാൽ രാവും പകലും അന്യദേവകളെ സേവിക്കയും ആം എന്ന യ
൧൪ ഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.— ആയതുകൊണ്ടു ഇസ്രയേൽപുത്രന്മാരെ മി
൧൫ സ്രദേശത്തുനിന്ന കരേററിയ യഹോവാജീവനാണ എന്നല്ല, വടക്കേ
ദിക്കിൽനിന്നും അവരെ തള്ളിവിട്ട സൎവ്വദേശങ്ങളിൽനിന്നും ഇസ്രയേൽ
പുത്രന്മാരെ കരേററിയ യഹോവാജീവനാണ എന്നത്രേ പറയുന്ന നാളു
കൾ ഇതാ വരുന്നു. ഞാൻ അവരെ പിതാക്കന്മാൎക്ക കൊടുത്ത അവരു
ടേ നാട്ടിലേക്ക മടക്കി വരുത്തും എന്ന യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൧൬ കണ്ടാലും ഞാൻ പല മീൻപിടിക്കാരെയും (ആളയച്ച) വരുത്തുന്നു,
ഇവർ അവരെ പിടിക്കും; അതിൽപിന്നേ പല നായാട്ടുകാരെയും വരു
ത്തുന്നു, ഇവർ അവരെ എല്ലാ മലയിൽനിന്നും എല്ലാ കുന്നിൽനിന്നും പാ
റപ്പിളപ്പുകളിൽനിന്നും നായാട്ടും എന്ന യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൧൭ എങ്ങനേ എന്നാൽ എന്റേ കണ്ണുകൾ അവരുടേ സകലവഴികളിലും ആ
കുന്നു, ഇവ എന്മുമ്പിൽ നിന്ന മറഞ്ഞവ അല്ല, അവരുടേ കുററം എൻ
൧൮ കണ്ണുകൾക്ക് ഒളിച്ച കിടക്കയും ഇല്ല. ഒന്നാമതു ഞാൻ അവരുടേ കുററ
ത്തിന്നും പാപത്തിന്നും ഇരട്ടിച്ച പകരം ചെയ്യും, അവരുടേ വെറുപ്പുക
ളുടേ പിണംകൊണ്ട് എൻ ദേശത്തെ ബാഹ്യമാക്കി അറെപ്പുകൾകൊണ്ടു
൧൯ എൻ അവകാശത്തെ നിറെച്ചതിനാൽ തന്നേ.— എന്റേ ഊക്കും കോ
ട്ടയും ഞെരിക്കനാളിൽ ശരണവും ആയ യഹോവേ ഭൂമിയുടേ അററങ്ങ
ളിൽനിന്ന ജാതികൾ വന്ന നിന്നോടു ചേൎന്നു: ഹോ ഞങ്ങടേ അപ്പന്മാ
ൎക്ക് അടങ്ങി വന്നതു പൊളിയും മായയും അത്രേ, അവയിൽ പ്രയോജ
൨൦ നം ഉള്ളോൻ ഇല്ല എന്ന പറയും. മനുഷ്യൻ തനിക്ക ദേവന്മാരെ ഉണ്ടാ
൨൧ ക്കുമോ? അവ ദേവന്മാരല്ല താനും. അതുകൊണ്ട് ഇക്കുറി ഞാൻ അ
വൎക്ക് ഒന്ന് ഇതാ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നു: എൻ കയ്യും വീൎയ്യവും ഗ്രഹിപ്പിച്ചിട്ടു
എൻ നാമം യഹോവ എന്ന് അവർ അറികയും ചെയ്യും.
൧൭, ൧ യഹൂദയുടേ പാപം ഇരിമ്പാണികൊണ്ടു അവരുടേ ഹൃദയപ്പലകമേൽ
എഴുതി വൈരമുനയാൽ നിങ്ങടേ ബലിപീഠങ്ങളുടേ കൊമ്പുകളിലും വ
൨ രെച്ച കിടക്കുന്നു. പച്ചമരവും ഉയൎന്ന കുന്നുകളും കാണുന്തോറും സ്വപു
ത്രരെ ഓൎക്കും പോലേ തങ്ങളുടേ പീഠങ്ങളെയും ശ്രീത്തൂണുകളെയും (ഓ

൩ ക്കുന്നു. നാട്ടിൽ എന്റെ മലയെയും നിന്റെ മുതലും ഭണ്ഡാരങ്ങളെയും
അങ്ങേ എല്ലാ അതിരുകളിലും ഉള്ള പാപം നിമിത്തം നിന്റെ കുന്നുകാ
൪ വുകളെയും കൊള്ളയാക്കി കൊടുക്കും. നിണക്കു തന്ന അവകാശത്തെ
നീ മുതലായി തന്നേ നീ (തരിശായി ൨ മോ. ൨൩, ൧൧) ഇട്ടേച്ചു പോ
കും, അറിയാത്ത ദേശത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ ശത്രുക്കളെ സേവിപ്പിക്കും;
കാരണം എൻ കോപത്തിൽ നിങ്ങൾ തീ കത്തിച്ചതു യുഗത്തോളം എരി
യും (൧൫, ൧൩. ൧൪.).

൧൭. അദ്ധ്യായം.

(൫) നാശത്തിന്നും രക്ഷെക്കും മൂലങ്ങൾ ഇന്നവ എന്നും (൧൮) ജീവമാൎഗ്ഗം ഇന്നതെന്നും കാട്ടിയതു.

൫ യഹോവ പറയുന്നിതു: മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിച്ചു ജഡത്തെ തൻ ഭുജ
മാക്കി ഹൃദയം യഹോവയെ വിട്ടു നീങ്ങുന്ന പുരുഷൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ!
൬ അവൻ പാഴ്നിലത്തിലേ നിരാധാരനു സമനായി നന്മ വരുന്നതു കാണാ
൭ തേ മരുഭൂവൃക്ഷങ്ങളിലും കുടിയില്ലാത്ത ഉവർനാട്ടിലും പാൎക്കും.— യഹോ
വയിൽ തേറി, യഹോവയെ തന്റെ ആശ്രയമാക്കിയ പുരുഷൻ അനു
൮ ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ. അവൻ നീരരികിൽ നട്ട മരത്തിന്നു സമനായി
കൈത്തോട്ടിലേക്കു വേരുകളെ നീട്ടി, ഉഷ്ണം വരുന്നതിന്നു ഭയപ്പെടാതേ
ഇലകൾ പച്ചയായിരിക്കേ വറുതിയാണ്ടിലും പേടിക്കാതേ ഫലം കായ്
൯ ക്കുന്നത് ഒഴിക്കാതേ വാഴും. ഹൃദയം എന്നതു എല്ലാററിലും ധൂൎത്തേറിയ
തും അസാദ്ധ്യരോഗിയും ആകുന്നു; അതിനെ അറിയാകുന്നവൻ ആർ?
൰ യഹോവയായ ഞാൻ ഹൃദയത്തെ ആരാഞ്ഞു ഉൾപ്പൂവുകളെ ശോധന
ചെയ്യുന്നതു അവനവനു തൻ വഴിക്കും പ്രവൃത്തികളുടേ ഫലത്തിന്നും തക്ക
൧൧ വണ്ണം കൊടുപ്പാൻ തന്നേ. താൻ ഇടാത്ത മുട്ടയെ പൊരുന്നുന്ന കയിൽ
ആയതു ന്യായത്താലല്ലാതേ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ; വാഴനാളിന്റെ
പാതിക്ക് അത് അവനെ വിട്ടും അവൻ അവസാനത്തിൽ മൂഢനാകയും
൧൨ ചെയ്യും.— ഹേ തേജസ്സിൻ സിംഹാസനവും ആദിമുതൽ ഉയരവും
൧൩ ആയ ഞങ്ങടേ വിശുദ്ധസ്ഥലമേ! ഇസ്രയേലിൻ പ്രത്യാശയാകുന്ന യ
ഹോവേ നിന്നെ വിടുന്നവർ എല്ലാം നാണിച്ചുപോകും. എന്നോട് അ
കലുന്നവർ യഹോവ എന്ന ജീവവെള്ളത്തിൻ ഉറവിനെ വിട്ടതുകൊണ്ടു
മണ്ണിൽ എഴുതപ്പെടും.

൧൪ എനിക്കു സൌഖ്യം വരുവാൻ യഹോവേ എന്നെ പൊറുപ്പിക്കേണ
മേ, രക്ഷ വരുവാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ! എൻേറ സ്തുതി നീ മാത്രം.
൧൫ ഇതാ ഇവർ എന്നോടു യഹോവാവചനം എവിടേ! അതു വേഗം വരട്ടേ!
൧൬ എന്നു പറയുന്നു. ഞാനോ ഇടയനായി നിന്നെ പിഞ്ചെല്ലുന്നതിന്നു മ
ടിച്ചിട്ടില്ല, (നാട്ടിന്) ആപത്തിവസം വാഞ്ഛിച്ചതും ഇല്ല, നീ അറിയു
ന്നു. എൻേറ അധരങ്ങളിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടതു നിന്മുഖത്തെ നോക്കീട്ട
൧൭ ത്രേ. നീ എനിക്കു മെരുൾ ആകോല, ദുൎദ്ദിനത്തിൽ നീയേ എനിക്കു ശ
൧൮ രണം. എന്നെ പിന്തുടരുന്നവർ നാണിക്കാക, ഞാൻ നാണിയാതിരി
ക്കേണം! അവർ മെരിണ്ടുപോക ഞാനോ മെരിളായ്ക! ദുൎദ്ദിനത്തെ അവ
രുടേ മേൽ വരുത്തി ഇരട്ടിനാശത്താൽ അവരെ ഇടിച്ചുകളയേണമേ!
൧൯ യഹോവ എന്നോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: യഹൂദാരാജാക്കന്മാർ പുക്കും
പുറപ്പെട്ടും പോരുന്ന ജനപുത്രവാതില്ക്കലും യരുശലേമിൻേറ സകലവാ
൨൦ തില്കകളിലും ചെന്നു നിന്ന് അവരോടു പറക: ഹേ ഈ വാതില്കകളൂ
ടേ കടക്കുന്ന യഹൂദാരാജാക്കന്മാരും യഹൂദ ഒക്കയും യരുശലേംകുടിയാ
൨൧ രും എല്ലാം യഹോവാവചനത്തെ കേൾപ്പിൻ! യഹോവ പറയുന്നിതു:
നിങ്ങടേ പ്രാണങ്ങൾക്കായി സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ! ശബ്ബത്തുനാളിൽ ചു
൨൨ മട് എടുക്കയും യരുശലേംവാതില്കകളിൽ കടത്തുകയും അരുതു. നിങ്ങ
ളുടേ വീടുകളിൽനിന്നും ശബ്ബത്തുനാളിൽ ചുമടു പുറപ്പെടുവിച്ചും യാതൊ
രു തൊഴിൽ ചെയ്തും പോകാതേ നിങ്ങടേ അപ്പന്മാരോടു ഞാൻ കല്പിച്ച
൨൩ പ്രകാരം ശബ്ബത്തുനാളിനെ വിശുദ്ധീകരിപ്പിൻ! അവരോ കേൾപ്പാ
നും ചെവി ചായ്പ്പാനും തോന്നാതേ കേളാതോളവും ശിക്ഷ കൈക്കൊ
൨൪ ള്ളാതവണ്ണവും കഴുത്തിനെ കഠിനമാക്കി നടന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശ
ബ്ബത്തുനാളിൽ ഈ പട്ടണവാതില്കകളിൽ ചുമടു കടത്താതേ യാതൊരു
തൊഴിലും ചെയ്യാതേ കണ്ടു ശബ്ബത്തുനാളിനെ വിശുദ്ധീകരിപ്പാൻ എന്നെ
൨൫ ഉള്ളവണ്ണം കേൾക്കും എങ്കിൽ, ദാവിദിൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കു
ന്ന രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കളും രഥവും കുതിരയും ഏറി തലവരുമായി യ
ഹൂദാപുരുഷന്മാരും യരുശലേമിലേ കുടിയാന്മാരും ഈ പട്ടണവാതില്ക
൨൬ ളിൽ കടക്കയും ഈ നഗരം എന്നേക്കും കുടിയിരിക്കയും ആം. യഹൂദ
യൂരുകളിൽനിന്നും യരുശലേമിൻ ചുററങ്ങൾ ബിന്യമീൻദേശം താഴ്വീതി
മലപ്പുറം തെക്കപ്പുറു ഇവയിൽനിന്നും ഉള്ളവർ വന്നു ഹോമവും ബലിയും
കാഴ്ചയും കുന്തുരുക്കവും വഹിച്ചു യഹോവാലയത്തേക്കു സ്തോത്രവുമായി
൨൭ കൊണ്ടുവരും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ശബ്ബത്തുനാളിനെ

വിശുദ്ധീകരിപ്പാനും ശബ്ബത്താഴ്ചയിൽ ചുമട് എടുത്തു യരുശലേംവാതില്പ
കളിൽ കടക്കായ്പാനും എന്നെ കേട്ടുകൊള്ളായ്കിലോ ഞാൻ അവളുടേ വാ
തില്പകളിൽ തീ കത്തിക്കും, അതു യരുശലേമിലേ അരമനകളെ കെടാ
തേ തിന്നുകളകയും ചെയ്യും.

6. ൧൮—൨൦ രാജ്യത്തിൻേറ മൂലഛേദം രണ്ടു ചിഹ്നക്രിയകളാൽ വൎണ്ണിക്കുന്ന ആറാം പ്രബോധനം.

൧൮. അദ്ധ്യായം.

കുശവൻേറ സദൃശത്തിന്ന് (൫) അൎത്ഥം ഇന്നതെന്നും (൧൧) ഫലം ഇന്ന
ത് എന്നതും കാട്ടിയതിനാൽ (൧൮) ലോകവൈരം വൎദ്ധിച്ചതു.

൧. ൨ യഹോവയിൽനിന്നു യിറമിയാവിന്നുണ്ടായ വചനമാവിതു: നീ എഴ
നീററു കുശവൻേറ വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോക, അവിടേ നിന്നെ എൻ
൩ വചനങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കും. എന്നാറേ കുശവവീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അ
൪ വൻ ഇതാ ചക്രത്തിന്മേൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നു. കളിമണ്ണുകൊണ്ടു ഉ
ണ്ടാക്കുന്ന പാത്രം കുശവൻേറ കയ്യിൽ ചീത്ത ആയാൽ മനയുന്നവനു ന
ന്ന് എന്നു തോന്നുമ്പോലേ അതിനെ മറെറാരു പാത്രമാക്കി പോന്നു.
൫. ൬ യഹോവാവചനം എനിക്കുണ്ടായിതു: ഇസ്രയേൽഗൃഹമേ ഈ കുശ
വനെ പോലേ നിങ്ങളോടു ചെയ്യാൻ എനിക്കു കഴിക ഇല്ലയോ? എന്നു
യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ഈ മനയുന്നവൻേറ കയ്യിൽ കളിമണ്ണു
൭ പോലേ ഇസ്രയേൽഗൃഹമേ നിങ്ങൾ എൻ കയ്യിൽ തന്നേ. ഒരു ജാതി
യെയും രാജ്യത്തെയും കുറിച്ചു ഞാൻ പൊരിപ്പാനും ഇടിപ്പാനും കെടുപ്പാ
൮ നും ഉരെച്ച ഉടനേ- ആ ചൊല്ലിയ ജാതി തൻ തിന്മ വിട്ടു തിരിയുന്നു
എങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ച തിന്മയെ ചൊല്ലി അനുതപിക്കുന്നു.
൯ പിന്നേ ഒരു ജാതിയെയും രാജ്യത്തെയും കുറിച്ചു ഞാൻ പണിവാനും ന
൧൦ ടുവാനും ഉരെച്ച ഉടനേ- അത് എൻ ശബ്ദത്തെ കേളാതേ എൻ കണ്ണു
കൾക്കു ദോഷമായതു ചെയ്താൽ അതിന്നു കാട്ടുവാൻ പറഞ്ഞ നന്മയെ
ചൊല്ലി അനുതപിക്കുന്നു.
൧൧ ഇപ്പോൾ യഹൂദാപുരുഷരോടും യരുശലേംകുടിയാരോടും പറയേണ്ട
തു: യഹോവ പറഞ്ഞിതു: നിങ്ങളെക്കൊള്ളേ ഞാൻ ഇതാ തിന്മ മനിയു
ന്നു, നിങ്ങൾക്കു നേരേ ഓർ ആലോചന ഭാവിക്കുന്നു. അല്ലയോ താന്താ
ൻേറ ദുൎവ്വഴിയെ വിട്ടുതിരിഞ്ഞു വഴികളെയും പ്രവൃത്തികളെയും നന്നാ

൧൨ ക്കുവിൻ! അവരോ: "ഗതി കെട്ടു കിടക്കുന്നു, ഞങ്ങടേ വിചാരങ്ങളെ
ഞങ്ങൾ പിഞ്ചെന്നു താന്താന്റെ ദുൎമ്മനസ്സിൻ ശാഠ്യത്തെ നടത്തും" എന്നു
൧൩ പറയുന്നു.— അതുകൊണ്ടു യഹോവ പറയുന്നിതു: ജാതികളിൽ ചോ
ദിച്ചുകൊൾവിൻ! ഈ വക കേട്ടത് ആർ? അതിഭൈരവമായതു ഇസ്ര
൧൪ യേൽകന്യ പ്രവൃത്തിച്ചതു. നാട്ടിലേ പാറയിൽനിന്നു ലിബനോന്യഹി
മം വിട്ടൊഴിയുമോ? അല്ല ആ പരദേശത്തുനിന്ന് ഒഴുകുന്ന തണുത്ത
൧൫ വെള്ളങ്ങൾ ഒട്ടുങ്ങുമോ? എൻ ജനമോ എന്നെ മറന്നുകളഞ്ഞു മായക
ൾക്കു ധൂപം കാട്ടുന്നു. ഇവ അവരെ നിത്യഞെറികളായ വഴികളിൽ
൧൬ ഇടറിച്ചതു നിരത്താത്ത വഴിയായ മാൎഗ്ഗങ്ങളിൽ നടത്തുവാനും, അവ
രുടേ ദേശം വിസ്മയവും എന്നേക്കും ഊളയിടുന്നതും ആക്കുവാനും തന്നേ.
൧൭ അതിൽ കടക്കുന്നവൻ എല്ലാം വിസ്മയിച്ചു തല കുലുക്കും. കിഴക്കങ്കാററി
ന്നു സമനായി ഞാൻ അവരെ ശത്രുവിൻ മുമ്പിൽ പാററിക്കളഞ്ഞു അവ
രുടേ ആപത്തിവസത്തിൽ മുഖത്തെ അല്ല പിടരിയെ കാണിക്കും.
൧൮ എന്നതിന്ന് അവർ പറഞ്ഞു: വരുവിൻ, യിറമിയാവിന്നു നേരേ നാം
ആലോചനകളെ ഭാവിക്കേണ്ടു! പുരോഹിതന്നു ധൎമ്മനിശ്ചയവും ജ്ഞാ
നിക്കു മന്ത്രണവും പ്രവാചകന്നു വചനവും കെട്ടുകയില്ല പോൽ. അല്ല
യോ അവനെ നാവുകൊണ്ട് അടിച്ചു അവന്റെ വാക്കുകൾ ഒക്കയും ഇ
൧൯ നി ശ്രദ്ധിക്കാതേ പോക! എന്നിട്ടു യഹോവേ നീ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാ
൨൦ ലും, എന്നോടു വ്യവഹരിക്കുന്നവരുടേ ശബ്ദത്തെ കേട്ടാലും! നന്മെക്കു
പകരം തിന്മ വീട്ടാമോ, എന്റെ പ്രാണന്നു അവർ ഒരു കുഴി കുത്തിയ
ല്ലോ? ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പാകേ നിന്നുകൊണ്ടു നിന്റെ ഊഷ്മാവിനെ അ
വരിൽനിന്നു തിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവൎക്കു വേണ്ടി ഗുണം പറഞ്ഞതിനെ
൨൧ ഓൎക്കേണമേ! ആകയാൽ അവരുടേ മക്കളെ ക്ഷാമത്തിന്നു കൊടുത്തു
വാളിൻ കൈക്കൽ ഒഴിച്ചുകളക! സ്ത്രീകൾ അപുത്രരും വിധവകളും ഭ
ൎത്താക്കന്മാർ രോഗഹതരും യുവാക്കൾ പടയിൽ വാളാൽ കുലപ്പെട്ടവരും
൨൨ ആയ്പ്പോവാൻ തന്നേ! പെട്ടന്നു നീ അവരുടേ മേൽ പടച്ചാർത്തു വ
രുത്തുമ്പോൾ കരച്ചൽ അവരുടേ വീടുകളിൽനിന്നു കേൾപ്പാറാക, എ
ന്നെ കുടുക്കുവാൻ അവർ കുഴി കുത്തി എൻ കാലുകൾക്കു കണികൾ ഒളി
൨൩ പ്പിക്കയാൽ തന്നേ! എൻ മരണത്തിന്നായി അവർ മന്ത്രിച്ചത് എല്ലാം,
യഹോവേ, നീ അറിയുന്നു. അവരുടേ അതിക്രമത്തെ മൂടിക്കളയായ്ക,
പാപത്തെ നിന്മുമ്പിൽനിന്നു മാച്ചുകളയായ്ക! അവർ തിരുമുമ്പാകേ വീ
ഴ്ത്തപ്പെടാവു! നിന്റെ കോപസമയത്തിൽ അവരോടു പ്രവൃത്തിക്കേണമേ!

൧൯. അദ്ധ്യായം.

ഒരു ഭരണി ഉടെച്ചുംകൊണ്ടു രാജ്യവിനാശം അറിയിക്കയാൽ (൨൦) തടവി
ലായ ശേഷം ശിക്ഷയെ കുറിയതു.

൧ യഹോവ പറഞ്ഞിതു: ഓട്ടകാരനേ ചെന്നു ഭരണിയെ വാങ്ങി ജനമൂ
൨ പ്പരിലും പുരോഹിതമൂപ്പരിലും ചിലരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു, ഓട്ടുവാതിലിൻ
പുറത്തുള്ള ഹിന്നോംപുത്രൻേറ താഴ്വരയിൽ പോയി ഞാൻ നിന്നോടു
൩ ചൊല്ലും വചനങ്ങളെ അവിടേ കൂറുക! ഹേ യഹൂദാരാജാക്കന്മാരും
യരുശലേമിൽ കുടിയാരും ആയുള്ളോരേ കേൾപ്പിൻ: ഇസ്രയേലിൻ ദൈ
വമായ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: കേൾക്കുന്ന
ഏവനും ചെവി മുഴങ്ങത്തക്ക തിന്മയെ ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിന്മേൽ ഇ
൪ താ വരുത്തുന്നതു. അവരും പിതാക്കളും യഹൂദാരാജാക്കന്മാരും എന്നെ
വിട്ടു ഈ സ്ഥലത്തെ അംഗീകരിക്കാതേ തങ്ങൾക്കു അറിയാത്ത അന്യ
ദേവകൾക്കു ഇവിടേ ധൂപിച്ചു കുററമില്ലാത്തവരുടേ രക്തത്തെ ഇതിൽ
൫ നിറെച്ചു, ബാലിന്നു കന്നുകാവുകളെ പണിതു സ്വപുത്രന്മാരെ ബാലി
ന്നു ഹോമങ്ങളായി തീയിൽ ചുട്ടുപോയ മൂലം തന്നേ. (൭, ൩൧ f.) ആയതു
ഞാൻ കല്പിച്ചതും ഇല്ല ചൊല്ലിയതും ഇല്ല എൻ മനസ്സിൽ തോന്നിയതും
൬ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടു ഈ സ്ഥലത്തിന്നു ഇനി തോഫേത്തു എന്നും ബേ
ൻഹിന്നോംതാഴ്വര എന്നും അല്ല കുലത്താഴ്വര എന്നത്രേ വിളിക്കുന്ന നാളു
൭ കൾ വരും, എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. അന്നു ഞാൻ യഹൂദയു
ടേയും യരുശലേമിൻേറയും മന്ത്രണത്തെ ഇവിടത്തു ഒഴിച്ചുകളഞ്ഞു അ
വരെ ശത്രുക്കളുടേ മുമ്പാകേ അവരുടേ പ്രാണനെ അന്വേഷിക്കുന്നവ
രുടേ കയ്യാൽ വീഴിച്ചു അവരുടേ പിണം വാനപ്പക്ഷിക്കും ഭൂമൃഗത്തിന്നും
൮ ഊണാക്കി, ഈ നഗരത്തെ വിസ്മയവും ചീററുന്നതും ആക്കിവെക്കും.
അതിൽ കടക്കുന്നവൻ എല്ലാം വിസ്മയിച്ചു അവൾ കൊണ്ട അടികൾ നി
൯ മിത്തം ഊളയിടും. അവരെ ഞാൻ പുത്രന്മാരുടേ മാംസവും പുത്രിമാരു
ടേ മാംസവും തീററും, അവരുടേ ശത്രുക്കളും പ്രാണനെ അന്വേഷിക്കു
ന്നവരും വലെക്കുന്ന ഞെരിക്കത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും അവനവൻ തോഴ
ൻേറ മാംസം ഭക്ഷിക്കയും ചെയ്യും.

൧൦ പിന്നേ നിന്നോടു കൂടേ പോകുന്ന പുരുഷന്മാർ കാണ്കേ ഭരണിയെ
൧൧ ഉടെച്ചുകളഞ്ഞു അവരോടു പറക: സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറ

ഞ്ഞിതു: ഇനി നന്നാക്കികൂടാതവണ്ണം ഈ കുശവപ്പാത്രം ഉടെക്കും പോ
ലേ തന്നേ ഈ ജനത്തെയും പട്ടണത്തെയും ഉടെച്ചുകളയും. കുഴിച്ചിടു
വാൻ സ്ഥലം പോരായ്കയാൽ തോഫേത്തിൽ അവർ പൂത്തുകയും ചെയ്യും.
൧൨ ഇപ്രകാരം ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തോടും അതിൽ വസിക്കുന്നവരോടും ചെ
യ്യു ഈ പട്ടണത്തെ തോഫേത്തിന്നു സമമാക്കി വെക്കും എന്നു യഹോവ
൧൩ യുടേ അരുളപ്പാടു. യരുശലേമിലേ വീടുകളും യഹൂദാരാജാക്കന്മാരുടേ
മാടങ്ങളും മേല്പുരകളിൽ സകലവാനസൈന്യത്തിന്നും ധൂപം കാട്ടി അ
ന്യദേവകൾക്കു ഊക്കഴിച്ചുപോന്ന ഭവനങ്ങളും എല്ലാം തോഫേത്തിടം
പോലേ അശുദ്ധമായ്പ്പോകും.
൧൪ എന്നിങ്ങനേ പ്രവചിപ്പാൻ യഹോവ അയച്ചിട്ടുള്ള തോഫേത്തെ വി
ട്ടു യിറമിയാ വന്നാറേ അവൻ യഹോവാലയത്തിന്റേ മുററത്തു നിന്നു
൧൫ കൊണ്ടു സകലജനത്തോടും പറഞ്ഞു: ഇസ്രയേലിൻ ദൈവമായ സൈ
ന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നിതു: ഞാൻ ഈ പട്ടണത്തിന്നു നേരേ
ഉരെച്ച സകലതിന്മയും ഈ പട്ടണത്തിന്നും അതിന്നടുത്ത സകലനഗ
രങ്ങളിലും ഇതാ വരുത്തുന്നു, അവർ എന്റേ വചനങ്ങളെ കേളാതവ
൨൦, ൧ ണ്ണം പിടരിയെ കഠിനമാക്കുകകൊണ്ടു തന്നേ.— എന്നീ വാക്കുകളെ
യിറമിയാ പ്രവചിക്കുന്നതു ഇമ്മേർപുത്രനായ പശ്ഹൂർ എന്ന പുരോ
൨ ഹിതൻ കേട്ടാറേ- യഹോവാലയത്തിൽ അദ്ധ്യക്ഷമുമ്പൻ ആകകൊ
ണ്ടു പശ്ഹൂർ പ്രവാചകനായ യിറമിയാവെ അടിപ്പിച്ചു യഹോവാലയ
ത്തിലേ മീത്തലേ ബിന്യാമിൻവാതുക്കലുള്ള കൈത്തോളത്തിൽ ഇട്ടുവി
൩ ക്കയും ചെയ്തു. പിറേറ നാൾ പശ്ഹൂർ യിറമിയാവെ തോളത്തിൽനി
ന്നു വിടുവിച്ചപ്പോൾ യിറമിയാ അവനോടു പറഞ്ഞിതു: യഹോവ നി
ന്റേ പേർ പശ്ഹൂർ എന്നല്ല (ചുററും അച്ചം) മാഗോർ മിസ്സബീബ് എ
൪ ന്നു വിളിക്കുന്നു. എങ്ങനേ എന്നാൽ നിന്നെ ഞാൻ ഇതാ നിണക്കും
നിന്റേ എല്ലാ സ്നേഹിതന്മാൎക്കും അച്ചമാക്കിത്തീൎക്കും. അവർ നിന്റേ ക
ണ്ണുകൾ കാണ്കേ വാളാൽ പട്ടും; എല്ലാ യഹൂദയെയും ബാബേലിന്നാമാറു
നിൎവ്വസിപ്പിപ്പാനും വാൾകൊണ്ടു കൊല്ലുവാനും ഞാൻ ബാബേൽരാജാ
൫ വിൻ കൈക്കൽ ഏല്പിക്കയും, ഈ പട്ടണത്തിലേ സമസ്തനിധിയും
അവൾ അദ്ധ്വാനിച്ചു നേടിയതും അതിലേ അമൂല്യങ്ങൾ ഒക്കയും യഹൂ
ദാരാജാക്കന്മാരുടേ സകലഭണ്ഡാരങ്ങളെയും അവരുടേ ശത്രുകൈയിൽ
കൊടുക്കയും, ഇവർ അവ പിടിച്ചുപറിച്ചും എടുത്തുംകൊണ്ടു ബാബേ
൬ ലിൽ കടത്തുകയും ചെയ്യും. പശ്ഹൂർ നീയും സകലവീട്ടുകാരുമായി

പ്രവസിച്ചു പോകും, നീ ബാബേലിൽ പുക്കു അവിടേ മരിച്ചു അവിടേ
കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടും, നീ പൊളിയിൽ പ്രവചിച്ചു പോന്ന എല്ലാ സ്നേഹിത
രുമായി തന്നേ.

൨൦. അദ്ധ്യായം.

(൭) കിട്ടിയ തൂരം നിമിത്തം പ്രവാചകൻ സങ്കടം പറഞ്ഞും (൧൧) സ്തുതിച്ചും
(൧൪) ജനനനാൾ ശപിച്ചും ചൊല്ലിയതു.

൭ യഹോവേ നീ എന്നെ വശീകരിച്ചു ഞാനും വശമായി; നീ എന്നെ പി
ടിച്ചപ്പോൾ വെന്നു; ഞാൻ പകൽ മുഴവൻ ചിരിപ്പിനായി തീൎന്നു, ഏവ
൮ നും എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നു. കാരണം ഞാൻ ഉരിയാട്ടുംതോറും കരക
യും സാഹസവും ഇടങ്ങേറും ചൊല്ലിവിളിക്കയും വേണം. പിന്നേ യ
ഹോവാവചനം എനിക്കു പകൽ മുഴവൻ നിന്ദയും ഇളിഭ്യവും വരുത്തു
൯ ന്നു. "ഇനി അവനേ ഓൎക്കയില്ല അവന്റേ നാമത്തിൽ ഇനി സംസാ
രിക്ക ഇല്ല" എന്നു പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കോ അതു എന്റേ ഹൃദയത്തിൽ ക
ത്തി എല്ലുകളിൽ അടങ്ങുന്നൊരു തീ പോലേ ചമെഞ്ഞു, ആയതു സഹി
൧൦ പ്പാൻ ഞാൻ തളൎന്നു ആവത് ഇല്ലാതേ ആയി. (സങ്കീ. ൩൧, ൧൪) ഞാ
നല്ലോ പലരുടേ കരള കേൾക്കുന്നു: "ഹോ ചുററും അച്ചം! അത് അറി
യിക്കേണം, നാം അവനെ അറിയിക്കട്ടേ!" എന്നു തന്നേ. "പക്ഷേ അ
വനെ വശീകരിക്കാം നാം അവനെ വെന്നു അവങ്കൽ പകവീളുകിലും
ആം" എന്ന് എന്റേ ക്രുററുകാരും എൻ നൊണ്ടലിന്നു കാത്തിരിക്കുന്നു.—
൧൧ എന്നിട്ടും വീരപ്രൌഢനായി യഹോവ എന്നോടു കൂടേ ഉണ്ടു, ആകയാൽ
എന്നെ പിന്തുടരുന്നവർ ആവതില്ലാതേ ഇടറി, ബുദ്ധിവെക്കായ്കകൊ
൧൨ ണ്ടു ഏററം നാണിച്ചു എന്നും മറക്കാത്ത ലജ്ജയിൽ അകപ്പെട്ടും. (൧൧,
൨൦) നീതിമാനെ ശോധന ചെയ്തു ഉൾപ്പൂവുകളെയും ഹൃദയത്തെയും കാ
ണുന്ന സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവേ നീ അവരിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രതികാരം
൧൩ ഞാൻ കാണും, എൻ വ്യവഹാരത്തെ നിങ്കലല്ലോ ഞാൻ ഏല്പിച്ചു. യ
ഹോവെക്കു പാടുവിൻ! യഹോവയെ സ്തുതിപ്പിൻ, ദുഷ്കൃതികളുടേ കയ്യിൽ
നിന്നു ദരിദ്രന്റേ പ്രാണനെ ഉദ്ധരിക്കയാൽ തന്നേ!
൧൪ ഞാൻ പിറന്ന നാൾ ശപിക്കപ്പെട്ടതു, അമ്മ എന്നെ പെററ ദിവസം
൧൫ ആശീൎവ്വദിക്കപ്പെടാതിരിക്ക! എന്റേ അപ്പനോടു "നിനക്ക് ഓർ ആ
ണ്കുട്ടി ജനിച്ചു" എന്ന സുവാൎത്ത അറിയിച്ചു അതിസന്തോഷം വരുത്തിയ
൧൬ ആൾ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ! ആ ആൾ യഹോവ അനുതാപം വരാതേ

മറിച്ചുകളഞ്ഞ നഗരങ്ങൾക്ക് ഒത്തുചമെഞ്ഞു രാവിലേ മുറവിളിയും ഉച്ചെ
൧൭ ക്കു പോർവിളിയും കേൾപ്പൂതാക! അവൻ ഉദരത്തിൽ തന്നേ എന്നെ
മരിപ്പിക്കാഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടു? എന്നാൽ അമ്മ എനിക്കു ശവക്കുഴിയും
൧൮ അവളുടേ ഗർഭധാരണം എന്നും തീരാത്തതുമായിരുന്നു. ഞാൻ കഷ്ടവും
ദുഃഖവും കണ്ടുപോന്നു വാഴനാൾ ലജ്ജയിൽ മുടിയേണ്ടതിന്നു ഗർഭത്തിൽ
നിന്നു പുറപ്പെട്ടതു എന്തിന്നു പോൽ?!

II. പ്രബന്ധം. കല്ദയരാലേ ശിക്ഷയെയും മശിഹാവിന്റേ രക്ഷാകാലത്തെയും പ്രവചിച്ചതു.

(അ. ൨൧—൩൩.)

1. ഇടയന്മാരെ ചൊല്ലി പ്രവചിച്ചതു. (൨൧—൨൪.)

൨൧. അദ്ധ്യായം.

ചിദക്കിയ്യാവിന്നു (൪) നഗരശിക്ഷയും (൮) രക്ഷവഴിയും അറിയിച്ചതു.

൧ ചിദക്കിയ്യാരാജാവ് മല്ക്കീയാപുത്രനായ പശ്ഹൂരിനെയും മാസേയാപു
ത്രനായ ചഫന്യാ എന്ന പുരോഹിതനെയും യിറമിയാവിൻ അടുക്കേ അ
൨ യച്ചു: "ബാബേൽരാജാവായ നബുകദ്രേചർ നമ്മോടു പൊരുകയാൽ
ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി യഹോവയോടു ചോദിക്കേണമേ! പക്ഷേ ഇവൻ ന
മ്മെ വിട്ടു മടങ്ങേണ്ടതിന്നു യഹോവ തന്റേ സകല അത്ഭുതങ്ങൾക്കു ത
ക്കവണ്ണം നമ്മോടു ചെയ്യും" എന്നു പറയിച്ചപ്പോൾ യഹോവയിൽനിന്നു
യിറമിയാവിന്നു ഉണ്ടായ വചനം.
൩ യിറമിയാ അവരോടു പറഞ്ഞു: നിങ്ങൾ ചിദക്കിയ്യാവിനോടു പറ
൪ വിൻ: ഇസ്രയേലിൻ ദൈവമായ യഹോവ പറയുന്നിതു: മതില്ക്കു പുറ
മേ നിങ്ങളെ മുട്ടിക്കുന്ന ബാബേൽരാജാമുതലായ കല്ദയരോടു നിങ്ങൾ
പോരാടിക്കൊണ്ടു കൈയിൽ ഏന്തുന്ന പടക്കരുക്കളെ ഞാൻ ഇതാ മട
൫ ക്കി ഈ പട്ടണത്തിൻ നടുവിലേക്കു കൂട്ടുന്നു. ഞാൻ തന്നേയും നീട്ടിയ
കൈകൊണ്ടും ബലത്ത ഭുജംകൊണ്ടും കോപത്തിലും ചൂട്ടിലും വലിയ ചി
൬ നത്തിലും നിങ്ങളോടു പോരാടി, ഈ നഗരവാസികളായ മനുഷ്യരെ
യും പശുക്കളെയും ഹനിക്കും അതിമഹാരോഗത്താൽ അവർ മരിക്കും.
൭ അതിൽ പിന്നേ ഈ പട്ടണത്തിൽ മഹാരോഗവും വാളും ക്ഷാമവും ശേ
ഷിപ്പിച്ചുള്ള യഹൂദാരാജാവായ ചിദക്കിയ്യാവെയും ഭൃത്യന്മാരെയും ജന

ത്തെയും ഞാൻ ബാബേൽരാജാവായ നബുകദ്രേചരുടേ കയ്യിലും ശത്രുക്ക
ളുടേ കയ്യിലും അവരുടേ പ്രാണനെ അന്വേഷിക്കുന്നവരുടേ കയ്യിലും
കൊടുക്കും, ഇവൻ അവരെ ആദരിക്കയും പൊറുക്കയും കനിഞ്ഞുകൊ
ൾകയും ചെയ്യാതേ വാളിൻ വായാൽ കൊല്ലുവാൻ തന്നേ, എന്നു യഹോ
വയുടേ അരുളപ്പാടു.

൮ പിന്നേ ഈ ജനത്തോടു പറക! യഹോവ പറയുന്നിതു: ഞാൻ ജീവ
വഴിയെയും മരണവഴിയെയും ഇതാ നിങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ വെക്കുന്നു.
൯ ഈ പട്ടണത്തിൽ പാൎക്കുന്നവൻ വാൾ ക്ഷാമം മഹാരോഗം ഇവയാൽ
മരിക്കും; നിങ്ങളെ മുട്ടിക്കുന്ന കല്ദയരോടു ചേരുവാൻ പുറപ്പെടുന്നവൻ
൧൦ ജീവിക്കും, അവന്നു പ്രാണൻ തന്നേ കൊള്ളയാകും. കാരണം ഞാൻ
നന്മെക്കല്ല തിന്മെക്കത്രേ എൻ മുഖത്തെ ഈ പട്ടണത്തിന്നു എതിർവെച്ചു
കിടക്കുന്നു. അതു ബാബേൽരാജാവിൻ കൈക്കൽ കൊടുക്കപ്പെടും, അ
വൻ അതിനെ തീയിൽ ചുടും, എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.—
൧൧ പിന്നേ യഹൂദാരാജാലയത്തോടു (ചൊല്ലുന്നിതു): യഹോവാവചനത്തെ
൧൨ കേൾപ്പിൻ. ഹേ ദാവിദിൻഗൃഹമേ യഹോവ പറഞ്ഞിതു: നിങ്ങളുടേ
പ്രവൃത്തിദോഷം നിമിത്തം എന്റെ ഊഷ്മാവു തീ പോലേ പൊങ്ങി കെ
ടാതവണ്ണം കത്തായ്വാൻ രാവിലേ രാവിലേ ന്യായം വിസ്തരിക്കയും, പിടി
ച്ചുപറി അനുഭവിച്ചവനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവന്റെ കയ്യിൽനിന്നു ഉദ്ധരി
ക്കയും ചെയ്വിൻ!

൧൩ അല്ലയോ താഴ്വരയിലും സമനിലത്തേപാറയിലും വസിപ്പവളേ!
“ഇങ്ങോട്ട് ആർ കിഴിയും, ഞങ്ങടേ പാൎപ്പുകളിൽ ആർ പുകും”? എന്നു
പറയുന്നവരേ! ഞാൻ ഇതാ നിന്നെക്കൊള്ളേ വരുന്നു എന്നു യഹോവ
൧൪ യുടേ അരുളപ്പാടു. നിങ്ങടേ പ്രവൃത്തികളുടേ ഫലത്തിന്നു തക്കവണ്ണം
ഞാൻ നിങ്ങളെ സന്ദൎശിച്ചു അവളുടേ കാട്ടിൽ തീ കത്തിക്കുന്നതു ചുററു
മുള്ളത് ഒക്കയും തിന്നുകളയും, എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.

൨൨. അദ്ധ്യായം.

യോയക്കീം രാജാവിനെ നീതികേടുനിമിത്തം ശാസിച്ചു (൧൦) യോവഹജി
ന്നു വന്ന ശിക്ഷയെ അവൻ വിചാരിയാതേ പോയാൽ (൧൩) ഏററം സങ്കട
മുള്ള അപമൃത്യു തട്ടും എന്നും (൨൦) യഹൂദയിലും (൨൪) യക്കോന്യാരാജാവിലും
ന്യായവിധികളും അറിയിച്ച ശേഷം (൨൩, ൧) നല്ല ഇടയന്റെ വാഗ്ദത്തം.

൧ യഹോവ പറഞ്ഞിതു: യഹൂദാരാജാലയത്തേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു ഈ
൨ വചനത്തെ അവിടേ ഉരെക്ക. അല്ലയോ ദാവിദിൻ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്ന യഹൂദാരാജാവായുള്ളോവേ നീയും നിൻേറ ഭൃത്യന്മാരും ഈ
വാതില്കളൂടേ പൂകുന്ന നിൻേറ ജനവുമായി യഹോവാവചനം കേൾക്ക.
൩ യഹോവ പറഞ്ഞിതു: ന്യായവും നീതിയും നടത്തിക്കൊണ്ടു പിടിച്ചുപറി
അനുഭവിച്ചവനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവൻേറ കയ്യിൽനിന്നു ഉദ്ധരിപ്പിൻ!
പരദേശി അനാഥൻ വിധവ ഇവരെ അതിക്രമിച്ചും വലെച്ചും പോകാ
തേയും ഈ സ്ഥലത്തു കുററമില്ലാത്ത രക്തം ചൊരിയാതേയും ഇരിപ്പിൻ.
൪ ഈ വാക്കു നിങ്ങൾ ഉള്ളവണ്ണം ചെയ്യാൽ (൧൭, ൨൫) ദാവിദിൻ സിംഹാ
സനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർ രഥവും കുതിരയും ഏറി താന്താൻേറ
൫ ഭൃത്യരും ജനവുമായി ഈ മാടത്തിൻ വാതില്കളിൽ കടക്കും. ഈ വാക്കു
കളെ നിങ്ങൾ കേളാസ്സിലോ എന്നാണ സത്യം ഈ മാടം പാഴിലമായ്
൬ ത്തീരും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.— യഹൂദാരാജാലയത്തെ കു
റിച്ചാകട്ടേ യഹോവ പറയുന്നിതു: നീ എനിക്കു ഗില്യാദ് (വനവും) ലി
ബനോൻേറ ശിഖരവും ആയിട്ടും എന്നാണ നിന്നെ മരുവും കുടിയില്ലാ
൭ ത്ത ഊരുമാക്കിവെക്കും. നിണക്ക് എതിരേ സംഹാരികളെ അവനവ
ൻേറ ആയുധങ്ങളുമായി ഞാൻ സംസ്കരിക്കുന്നു, അവർ നിൻേറ ദേവദാ
൮ രുക്കാതൽ മുറിച്ചു തീയിൽ വീഴ്ത്തും. പല ജാതികളും ഈ പട്ടണത്തിൽ
കടന്നു "ഈ വലിയ പട്ടണത്തെ യഹോവ ഇങ്ങനേ ചെയ്വാൻ എന്തു
൯ മൂലം"? എന്നു തങ്ങളിൽ പറയുമ്പോൾ, അവർ സ്വദൈവമായ
യഹോവയുടേ നിയമത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു അന്യദേവകളെ നമസ്കരിച്ചു
സേവിച്ച മൂലം എന്നു പറകയും ആം.
൧൦ മരിച്ച (യോശിയ്യാവെ) ചൊല്ലി കരകയും തൊഴിക്കയും ഒല്ല; പോയി
ക്കളയുന്നവനെ ചൊല്ലി കരകേ വേണ്ടു, അവൻ ഇനി മടങ്ങി വരികയും
൧൧ ജന്മദേശത്തെ കാണ്കയും ഇല്ലല്ലോ. യോശീയാപുത്രനായി യോശീയാ
എന്ന പിതാവിൻ സ്ഥാനത്തു വാണ ശേഷം ഈ സ്ഥലത്തു നിന്നു പുറ
പ്പെട്ടുപോയ യഹൂദാരാജാവായ ശല്ലുമിനെക്കൊണ്ടാകട്ടേ യഹോവ പറ
൧൨ യുന്നിതു: അവൻ ഇവിടേക്കു മടങ്ങി വരിക ഇല്ല. ഈ ദേശത്തെ ഇ
നി കാണാതേ നിൎവ്വസിപ്പിച്ചാക്കിയ സ്ഥലത്തു മരിക്കേ ഉള്ളു.
൧൩ നീതികേടുകൊണ്ടു തനിക്കു മാടവും ന്യായക്കേടുകൊണ്ടു മാളികകളും തീ
ൎത്തുകൊണ്ടു, കൂട്ടരെ വെറുതേ പണി എടുപ്പിച്ചു അവനവനു കൂലി കൊ
൧൪ ടുക്കാതേ കണ്ടു: "എനിക്കു വിശാലമാടവും ഇടമ്പെട്ട മാളികകളും തീ

ക്കട്ടേ" എന്നു ചൊല്ലി ചാലകങ്ങളെ നീട്ടി പെരുപ്പിച്ച ദേവദാരുകൊണ്ടു
൧൫ മച്ചപടുത്തു ചായില്യം തേച്ചു പണിയുന്നവന്നു ഹാ കഷ്ടം! ദേവദാരു
ക്കൾകൊണ്ടു നീ (ശലോമോവോടു) അങ്കം തൊടുത്താൽ രാജാവ് എന്നു
വരുമോ? നിന്റെ പിതാവു ഭക്ഷിച്ചു കുടിച്ചുകൊണ്ടും ന്യായവും നീതിയും
൧൬ നടത്തി ഇല്ലയോ? അന്ന് അവന്നു നന്നല്ലയോ? എളിയവന്നും ദരിദ്ര
ന്നും അവൻ ന്യായം വിധിച്ചന്നു (എല്ലാവക്കും) നന്നല്ലോ? എന്നെ അറി
ക എന്നുള്ളത് ഇതു തന്നേയല്ലോ? എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൧൭ നിന്റെ കണ്ണും മനസ്സും നോക്കുന്നതോ ലാഭലോഭം, കുററമില്ലാത്ത രക്തം
ചൊരിക, പീഡയും ഞെരിച്ചലും നടത്തുക ഇവ അല്ലാതേ മററൊന്നിന്നും
൧൮ അല്ല.— അതുകൊണ്ടു യോശീയാപുത്രനും യഹൂദാരാജാവും ആയ യോ
യാക്കീമെ ചൊല്ലി യഹോവ പറയുന്നിതു: അയ്യോ എൻ സഹോദര അ
യ്യോ സഹോദരീ എന്നു (ചാർന്നവരും) അയ്യോ തമ്പുരാനേ അയ്യോ അവ
ന്റെ പ്രതാപം എന്നു (പ്രജകളും) ഇവനായി അലയും മുറയും തുടങ്ങുക
൧൯ യില്ല. യരുശലേംവാതിലുകൾക്കു ദൂരേ ഇഴെച്ചു ചാടി കഴുതയെ മറ
ചെയ്യും പോലേ അവൻ കഴിച്ചിടപ്പെടും.
൨൦ എടീ നിന്റെ കാമുകന്മാർ ഒക്ക തകൎന്നു കിടക്കയാൽ ലിബനോനിൽ
കയറി നിലവിളിക്ക, ബാശാനിലും ഒച്ച കേൾപ്പിക്ക, അബരീമിൽനി
൨൧ ന്നും നിലവിളിക്ക! നിന്റെ സുഖകാലത്തു ഞാൻ നിന്നോടു സംസാരി
ച്ചു, "ഞാൻ കേൾക്കയില്ല" എന്നു നീ പറഞ്ഞു; എൻ ശബ്ദം കേളായ്ക എ
൨൨ ന്നതു ബാല്യം മുതൽ നിന്റെ ശീലമത്രേ. നിന്റെ ഇടയന്മാരെ ഒക്ക
യും കൊടുങ്കാററു മേയ്ക്കുകയും, നിൻ കാമുകന്മാർ അടിമയിലേക്കു പോ
കും, അന്നു നിന്റെ സൎവ്വദോഷം നിമിത്തം നീ നാണിച്ചു ലജ്ജിക്കും.
൨൩ ഹേ ദേവദാരുക്കളിൽ കൂടു കൂട്ടി ലിബനോനിൽ (എന്ന പോലേ) വസി
പ്പവളേ പെറുന്നവൾക്ക് ഒത്തവണ്ണം നിനക്കു വലിനോവുകൾ വരു
മ്പോൾ എന്തൊന്നു വീൎക്കും!
൨൪ യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടാവിതു: എൻ ജീവനാണ യോയക്കീംപുത്ര
നായ കോന്യാ എന്ന യഹൂദാരാജാവു എൻ വലങ്കൈമേൽ മുദ്രമോതിരം
൨൫ ആയാലും അവിടുന്നു ഞാൻ നിന്നെ പറിച്ചു, നിൻ പ്രാണനെ അ
ന്വേഷിക്കുന്നവരുടേ കയ്യിലും നീ ക്രൂശുന്നവരുടേ കയ്യിലും ബാബേൽ
൨൬ രാജാവായ നബുകദ്രേചരുടേ കയ്യിലും കല്ദയരേ കയ്യിലും കൊടുത്തു, നി
ന്നെയും നിന്നെ പെററമ്മയെയും നിങ്ങൾ ജനിക്കാത്ത മറുനാട്ടിലേക്കു
൨൭ ചാട്ടിക്കളയും, അവിടേ നിങ്ങൾ മരിക്കും. അവർ മടങ്ങിപ്പോരുവാൻ

൨൮ മനംചെല്ലുന്ന ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിവരികയും ഇല്ല.— കോന്യാ എന്ന
ഈ പുരുഷൻ ധിക്കരിച്ചു പൊട്ടിച്ചോരു കോപ്പോ ഇഷ്ടക്കേടു വന്ന പാ
ത്രമോ? പിന്നേ അവനും സന്തതിയും അറിയാത്ത നാട്ടിലേക്കു ചാട്ടി
൨൯ എറിയപ്പെട്ടുവാൻ എന്തു? അല്ലയോ ദേശമേ ദേശമേ ദേശമേ യഹോ
൩൦ വാവചനത്തെ കേൾക്ക! യഹോവ പറയുന്നിതു: ഈ പുരുഷനെ നി
ഷ്പുത്രൻ എന്നും ആയുസ്സിങ്കൽ ശുഭം കാണാത്ത ആൾ എന്നും എഴുതുവിൻ!
ദാവിദിൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു യഹൂദയിൽ ഇനി വാഴുവാൻ
അവന്റെ സന്തതിയിൽ ഓർ ആണും മുഴക്കയില്ല സത്യം.

൨൩, ൧ ഞാൻ മേയ്ക്കുന്ന ആട്ടിങ്കൂട്ടത്തെ നശിപ്പിച്ചു ചിതറിക്കുന്ന ഇടയന്മാ
൨ ൎക്കു ഹാ കഷ്ടം! എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ആകയാൽ ഇസ്രയേ
ലിൻ ദൈവമായ യഹോവ എൻ ജനത്തെ മേയ്ക്കുന്ന ഇടയന്മാരെ കുറി
൩ ച്ചു പറയുന്നിതു: നിങ്ങൾ എൻ ആട്ടിങ്കൂട്ടത്തെ സന്ദൎശിക്കാതേ ചിതറി
ച്ചു തള്ളിക്കളഞ്ഞു; ഞാൻ ഇതാ നിങ്ങളുടേ പ്രവൃത്തികളുടേ ദോഷത്തെ
൪ നിങ്ങളിൽ സന്ദൎശിക്കും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ആട്ടിൻ
ശേഷിപ്പിനെ ഞാൻ അവരെ തള്ളിവിട്ട സകലദേശങ്ങളിൽനിന്നും
ചേൎത്തു അവയുടേ പുലങ്ങളിലേക്കു മടക്കീട്ടു പെരുകി വൎദ്ധിപ്പാറാക്കി,
അവരെ മേയ്ക്കുന്ന ഇടയന്മാരെ കല്പിച്ചാക്കും. ഇനി അവർ ഭയപ്പെടുക
യും അഞ്ചുകയും ഇല്ല കാണാതേപോകയും ഇല്ല എന്നു യഹോവയുടേ
൫ അരുളപ്പാടു.— ഞാൻ ദാവിദിനു നീതിയുള്ള തളിരിനെ (യശ. ൧൧, ൧)
എഴുനീല്പിക്കുന്ന നാളുകൾ ഇതാ വരുന്നു. ആയവൻ രാജാവായി വാണു
൬ ബുദ്ധിയോടേ വ്യാപരിച്ചു ഭൂമിയിൽ ന്യായവും നീതിയും നടത്തും. അ
വന്റെ നാളുകളിൽ യഹൂദ രക്ഷപ്പെടുകയും ഇസ്രയേൽ നിൎഭയമായി വ
സിക്കയും ചെയ്യും, അവനു വിളിപ്പാനുള്ള പേർ "ഞങ്ങളുടേ നീതി യ
൭ ഹോവ" എന്നാകും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.— (൧൬, ൧൪ *f.*)
ആയതുകൊണ്ടു ഇസ്രയേൽപുത്രന്മാരെ മിസ്രദേശത്തുനിന്നു കരേററിയ
൮ യഹോവാജീവനാണ എന്നല്ല, വടക്കേ ദിക്കിൽനിന്നും ഞാൻ അവ
രെ തള്ളിവിട്ട സൎവ്വദേശങ്ങളിൽനിന്നും ഇസ്രയേൽഗൃഹസന്തതിയെ ക
രേററി വരുത്തി അവരേ നാട്ടിൽ വസിപ്പാറാക്കിയ യഹോവാജീവനാ
ണ എന്നത്രേ പറയുന്ന നാളുകൾ ഇതാ വരുന്നു, എന്നു യഹോവയുടേ
അരുളപ്പാടു.

൨൩. അദ്ധ്യായം.

(൯) കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ ദുൎന്നടപ്പുനിമിത്തം (൧൬) ഏവരും ഒഴിച്ചു (൨൩) ദേവശിക്ഷയെ കാത്തുനിന്നു (൩൩) ദിവ്യവാക്കുകളെ ഹാസ്യമാക്കാതിരിക്കേണം.

൯ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചു. എന്നുള്ളിൽ ഹൃദയം നുറുങ്ങി എല്ലുകൾ ഒ
ക്കയും ഉലയുന്നു, ഞാൻ മത്തനും വീഞ്ഞു കവിഞ്ഞ പുരുഷനും ഒത്തു ചമ
ഞ്ഞു യഹോവയുടേ മുമ്പാകേ അവന്റേ വിശുദ്ധവചനങ്ങൾക്കു മുമ്പാ
൧൦ കേ തന്നേ. അവ എന്തെന്നാൽ: ദേശം വ്യഭിചാരികളാൽ നിറഞ്ഞു,
ശാപം ഹേതുവായി ഭൂമി ഖേദിച്ചും മരുവിലേ പുലങ്ങൾ ഉണങ്ങിയും
പോയി, (ജനങ്ങളുടേ) ഓട്ടം വിടക്കും അവരുടേ വീൎയ്യം നേരുകേടും
൧൧ അത്രേ. പ്രവാചകൻ ആയാലും പുരോഹിതൻ ആയാലും ബാഹ്യരത്രേ,
എന്നാലയത്തിൽ കൂടേ ഞാൻ അവരുടേ ദോഷത്തെ കണ്ടു പിടിച്ചു എ
൧൨ ന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. അതുകൊണ്ട് അവരുടേ വഴി ഇരു
ട്ടിൽ വഴവഴപ്പുകൾ പോലേ ആകും, അവർ അതിൽ തള്ളുകൊണ്ടു വീ
ഴും. ഞാൻ അവരുടേ മേൽ സന്ദൎശിക്കും ആണ്ടാകുന്ന തിന്മ വരുത്തുമല്ലോ
൧൩ എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.— ശമൎയ്യപ്രവാചകരിൽ ഞാൻ നീര
സമായതിനെ കണ്ടു: അവർ ബാളിലായി പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടു എൻ ജന
൧൪ മായ ഇസ്രയേലെ തെററിച്ചു. യരുശലേമ്യപ്രവാചകരിലോ ഞാൻ അ
തിഭൈരവമായതു കണ്ടു: വ്യഭിചരിക്കയും വ്യാജത്തിൽ നടക്കയും ആരും
ദോഷത്തിൽനിന്നു തിരിയാതവണ്ണം ദുഷ്കൃതികളുടേ കൈകളെ ഉറപ്പി
ക്കയും തന്നേ ആയവർ ഒക്കേ എനിക്കു സദോമിന്നും നിവാസികൾ ഘ
൧൫ മോറെക്കും ഒത്തു ചമഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ
പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചു പറയുന്നിതു: (൯, ൧൪) ഇവരെ ഞാൻ ഇതാ
മക്കിപ്പൂ തീററി കാഞ്ഞിരവെള്ളം കുടിപ്പിക്കും, യരുശലേമ്യപ്രവാചക
രിൽനിന്നു ബാഹ്യഭ്രഷ്ടത ദേശത്ത് എങ്ങും പരക്കയാൽ തന്നേ.
൧൬ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നിതു: നിങ്ങളോടു പ്രവചിക്കുന്ന
പ്രവാചകരുടേ വാക്കുകളെ കേൾക്കരുതേ! യഹോവവായിൽനിന്നുള്ള
തല്ല തങ്ങളുടേ ഹൃദയത്തിലേ ദൎശനം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു നിങ്ങളെ മയക്കുന്നു.
൧൭ എന്നെ നീരസിക്കുന്നവരോടു അവർ നിത്യം പറയുന്നു: "നിങ്ങൾക്കു സ
മാധാനം ഉണ്ടാകും എന്നു യഹോവ ഉരെച്ചു;" പിന്നേ ഹൃദയശാഠ്യത്തിൽ
നടക്കുന്നവനോട് എല്ലാം: "നിങ്ങടേ മേൽ ദോഷം വരിക ഇല്ല" എന്നു

൧൮ (അവരിൽ) ആർ യഹോവാസംഘത്തിൽ അവന്റെ വചനം കണ്ടു കേൾ
൧൯ പ്പാൻ നിന്നതു? എൻ വചനത്തെ ആർ കുറിക്കൊണ്ടു കേട്ടു? യഹോ
വയുടേ വിശറു ഇതാ! ഊഷ്മാവു പുറപ്പെട്ടു തള്ളിച്ചുഴന്നകാററു ദുഷ്ടരുടേ
൨൦ തലമേൽ തട്ടും. യഹോവയുടേ കോപം അവൻ ഹൃദയത്തിന്റെ നിരൂ
പണങ്ങളെ നടത്തി നിവിൎത്തുംവരേ മടങ്ങുക ഇല്ല, അതു നാളുകളുടേ
൨൧ അവസാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു തിരിഞ്ഞു ബോദ്ധ്യമാം. ആ പ്രവാചക
ന്മാർ ഞാൻ അയക്കാഞ്ഞിട്ടു ഓടി ഞാൻ ഉരിയാടാഞ്ഞിട്ടും പ്രവചിച്ചു.
൨൨ അവർ എൻ സംഘത്തിൽനിന്നു എങ്കിൽ എൻ ജനത്തെ എന്റെ വചന
ങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചു അവരുടേ ദുൎവ്വഴിയിൽനിന്നും പ്രവൃത്തികളുടേ ദോഷ
ത്തിൽനിന്നും മടക്കുമായിരുന്നു.
൨൩ ഞാൻ ദൂരേയുള്ളതിന്നല്ല അടുക്കേ മാത്രം ദൈവം എന്നോ? എന്നു യഹോ
൨൪ വയുടേ അരുളപ്പാടു. അല്ല ഞാൻ കാണാതവണ്ണം ഒരാൾ മറയിടങ്ങളിൽ
ഒളിച്ചുകൊള്ളുമോ? എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ഞാൻ വാനങ്ങ
ളും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിപ്പവൻ അല്ലയോ എന്നു യഹോവയുടേ അരുള
൨൫ പ്പാടു. ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നു എന്നാമത്തിൽ പൊളി
൨൬ പ്രവചിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാർ പറയുന്നതു ഞാൻ കേട്ടു. ഇത് എത്രോ
ടം? പൊളി പ്രവചിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരും സ്വഹൃദയത്തിൻ മറിമായം
൨൭ പ്രവചിക്കുന്നവരും തമ്മിൽ വിവരിച്ചു ചൊല്ലുന്ന തങ്ങളുടേ സ്വപ്നങ്ങ
ളെക്കൊണ്ടു എൻ ജനത്തെ എന്നാമത്തെ മറപ്പിക്കേണം എന്നു മനസ്സിൽ
ഉണ്ടോ? അവരുടേ അപ്പന്മാർ ബാളെക്കൊണ്ടു എൻ നാമത്തെ മറന്ന
൨൮ തുപോലേ ഇവരും (ചെയ്വാൻ) ഭാവിക്കുന്നുവോ? സ്വപ്നം കിട്ടിയ പ്ര
വാചകൻ സ്വപ്നത്തെ വിവരിക്ക, എൻ വചനം കിട്ടിയവൻ എൻ വചന
ത്തെ ഉണ്മയിൽ ചൊല്ലുക! പുല്ലും നെല്ലും ഭേദം ഇല്ലയോ? എന്നു യഹോവ
൨൯ യുടേ അരുളപ്പാടു. എൻ വചനം എന്നത് അഗ്നിക്കും പാറയെ പൊടി
ച്ചുകളയുന്ന ചുററികെക്കും ഒത്തത് അല്ലയോ? എന്നു യഹോവയുടേ അരു
൩൦ ളപ്പാടു.— ആകയാൽ എൻ വചനങ്ങളെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ മോഷ്ടിക്കു
ന്ന പ്രവാചകന്മാൎക്കു ഞാൻ ഇതാ എതിരി എന്നു യഹോവയുടേ അരുള
൩൧ പ്പാടു. തങ്ങടേ നാവെടുത്തുംകൊണ്ടു അരുളപ്പാട് എന്നു അരുളുന്ന പ്ര
വാചകന്മാൎക്കു ഇതാ ഞാൻ എതിരി എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൩൨ കള്ളസ്വപ്നങ്ങളെ പ്രവചിച്ചും വിവരിച്ചുംകൊണ്ടു പൊളികളാലും വാ
ത്തിളപ്പിനാലും എൻ ജനത്തെ തെററിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാർ ഞാൻ അ
യക്കാതേയും കല്പിക്കാതേയും ഉളിച്ചു ഇജ്ജനത്തിന്നു ഒട്ടും ഉതകാത്തതി

നാൽ ഞാൻ ഇതാ അവക്ക് എതിരി എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൩൩ പിന്നേ ഈ ജനം താൻ പ്രവാചകൻ താൻ പുരോഹിതൻ താൻ "യ
ഹോവയുടേ ആജ്ഞ എന്തു"? എന്നു നിന്നോടു (പരിഹസിച്ചു) ചോദി
ച്ചാൽ അവരോടു (ശിക്ഷാജ്ഞ) പറക: ആജ്ഞ എന്തെന്നോ നിങ്ങളെ
൩൪ ഞാൻ വിട്ടേക്കും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. പ്രവാചകനോ പു
രോഹിതനോ ജനമോ യഹോവയുടേ ആജ്ഞ എന്നു പറഞ്ഞാൽ ആയാ
൩൫ ളെയും ഗൃഹത്തെയും ഞാൻ സന്ദർശിക്കും. യഹോവ എന്ത് ഉത്തരം ക
ല്പിച്ചു? എന്നും യഹോവ എന്തു ഉരെച്ചു? എന്നും നിങ്ങൾ താന്താൻേറ കൂ
൩൬ ട്ടരോടും സഹോദരനോടും പറയേണ്ടതത്രേ. യഹോവയുടേ ആജ്ഞ
എന്നതോ നിങ്ങൾ ഇനി ഓൎപ്പിക്കരുതു നിങ്ങൾ നമ്മുടേ ദൈവമായ സൈ
ന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്ന ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻേറ വചനങ്ങളെ
മറിച്ചുകളഞ്ഞതുകൊണ്ടു ആ ആജ്ഞ എന്ന വാക്കു ഏവന്നും ശിക്ഷാജ്ഞ
൩൭ യായി തീരും. യഹോവ നിണക്ക് എന്തു ഉത്തരം തന്നു എന്നും യഹോ
൩൮ വ എന്തു ഉരെച്ചു എന്നും നീ പ്രവാചകനോടു പറക. യഹോവയുടേ
ആജ്ഞ എന്നു നിങ്ങൾ പറകിലോ യഹോവ പറയുന്നിതു: യഹോവാ
ജ്ഞ എന്നു പറയരുതു എന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു പറഞ്ഞയച്ചിട്ടും യഹോ
൩൯ വാജ്ഞ എന്നീ വാക്കു നിങ്ങൾ പറകയാൽ, അതുകാരണത്താൽ ഞാൻ
ഇതാ നിങ്ങളെ അശേഷം മറന്നു നിങ്ങളെയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും പി
താക്കൾക്കും തന്ന പട്ടണത്തെയും എന്മുഖത്തുനിന്നു വിട്ടേച്ചുകളഞ്ഞു.
൪൦ നിങ്ങളുടേ മേൽ നിത്യനിന്ദയും എന്നും മറക്കാത്ത നിത്യലജ്ജയും വരു
ത്തുകയും ചെയ്യും.

൨൪. അദ്ധ്യായം.

ചിദക്കിയ്യാവിൻ വാഴ്ച്ചയുടേ ആരംഭത്തിൽ അത്തിപ്പഴക്കൊട്ട രണ്ടും (൪) യ
ഹൂദരുടേ ഭാവിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സദൃശം.

൧ ബാബേൽരാജാവായ നബുകദ്രേചർ യോയാക്കീമിൻപുത്രനായ യകോ
ന്യ എന്ന യഹൂദാരാജാവെയും യഹൂദയിലേ പ്രഭുക്കളെയും കമ്മാളരെ
യും കൊല്ലന്മാരെയും പ്രവസിപ്പിച്ചു ബാബേലിൽ ആമാറു കൊണ്ടുപോ
യ ശേഷം യഹോവ എന്നെ ഒന്നു കാണിച്ചു. യഹോവാമന്ദിരത്തിൻേറ
൨ മുമ്പിൽ ഇതാ അത്തിപ്പഴങ്ങൾ ഉള്ള രണ്ടു കൊട്ട വെച്ചു നില്ക്കുന്നു. ഒരു
കൊട്ട അതിനല്ല അത്തിപ്പഴങ്ങൾ തന്നേ, മിഥുനപ്പഴങ്ങൾ എന്ന തോ
ന്നും. മറേറ കൊട്ട ഏററം ചീത്തപ്പഴങ്ങൾ തിന്നരുതാതോളം വിടക്കു.

൩ ഹേ യിറമിയാ നീ എന്തു കാണുന്നു? എന്നു യഹോവ ചോദിച്ചതിന്നു
ഞാൻ പറഞ്ഞു: അത്തിപ്പഴങ്ങൾ തന്നേ; അതിൽ നല്ല പഴങ്ങൾ അതി
നല്ലവ ആകുന്നു, ചീത്തയായവ ഏററം ചീത്ത, തിന്നരുതാതോളം വിട
൪. ൫ ക്കു.— എന്നാറേ യഹോവാവചനം എനിക്കുണ്ടായിതു: ഇസ്രയേലിൻ
ദൈവമായ യഹോവ പറയുന്നിതു: ഈ നല്ല അത്തിപ്പഴങ്ങളെ (നോ
ക്കും) പോലേ ഞാൻ ഇവിടുന്നു കല്ദയനാട്ടിൽ അയച്ചുവിട്ട യഹൂദയിലേ
൬ പ്രവാസക്കൂട്ടത്തെ നന്മെക്കായി കരുതി, ഗുണത്തിന്നായി എൻ കണ്ണു
കളെ അവരിൽ ഇട്ടു അവരെ ഈ ദേശത്തേക്കു മടക്കി വരുത്തി ഇടിക്കാ
൭ തേ പണിതും പൊരിക്കാതേ നട്ടും കൊള്ളും. ഞാൻ യഹോവ എന്ന് എ
ന്നെ അറിവാൻ തക്ക ഹൃദയത്തെയും അവൎക്കു നല്കും, അവർ എനിക്കു
ജനവും ഞാൻ അവൎക്കു ദൈവവും ആകും, സൎവ്വമനസാ അവർ എങ്കലേ
൮ ക്കു തിരിയും സത്യം.— പിന്നേ യഹോവ പറയുന്നിതു: തിന്നരുതാ
തോളം വിടക്കായ ചീത്ത അത്തിപ്പഴങ്ങളെ ചെയ്യും പോലേ യഹൂദാരാ
ജാവായ ചിദക്കിയ്യാവെയും അവന്റേ പ്രഭുക്കളെയും യരുശലേമിൻ ശേ
ഷിപ്പായി ഈ ദേശത്തിൽ ശേഷിച്ചവരെയും മിസ്രദേശത്തു വസിപ്പവ
൯ രെയും ഞാൻ ചെയ്യും. (൧൫, ൪) ഭൂമിയിലേ സകലരാജ്യങ്ങൾക്കും അ
വരെ മെയ്യേറുവാൻ തിന്മെക്കായി കൊടുത്തു, അവരെ തള്ളി ആട്ടുന്ന
സകലസ്ഥലങ്ങളിലും നിന്ദയും പഴഞ്ചൊല്ലും കുത്തുമൊഴിയും പ്രാക്കലും
൧൦ ആക്കിവെച്ചു, അവൎക്കും പിതാക്കന്മാൎക്കും കൊടുത്ത നാട്ടിൽനിന്ന് ഒടു
ങ്ങുവോളം വാളിനെയും ക്ഷാമത്തെയും മഹാരോഗത്തെയും അവരിൽ
അയച്ചു പോരുകയും ചെയ്യും.

2. ബാബേല്യയുഗനിൎണ്ണയം. (൨൫—൨൯.)

൨൫. അദ്ധ്യായം.

അനുതപിക്കാത്ത യഹൂദെക്കു ൭൦ ആണ്ടേപ്രവാസം ആകുന്ന ശിക്ഷ തട്ടി
യ ശേഷം (൧൨) ബാബേലിലും ന്യായവിധി അകപ്പെട്ടും. (൧൫) പ്രവാചകൻ
ചുററുമുള്ള വംശങ്ങളെ കോപപാത്രത്തെ കുടിപ്പിക്കയും (൩൦) അവരുടേ ശിക്ഷ
യെ അറിയിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

൧ യോശിയ്യാപുത്രനായ യോയാക്കീം എന്ന യഹൂദാരാജാവിന്റേ നാലാം
ആണ്ടാകുന്ന ബാബേൽരാജാവായ നബുകദ്രേചരിൻ ഒന്നാം ആണ്ടിൽ
൨ യഹൂദയിലേ സൎവ്വജനത്തിന്മേൽ ഉണ്ടായ വചനം. പ്രവാചകനായ

യിറമിയാ യഹൂദയിലേ സൎവ്വജനത്തോടും യരുശലേമിലേ സകലനിവാ
സികളോടും ഉരെച്ചതാവിതു:
൩ ആമോൻപുത്രനായ യോശിയ്യാവെന്ന യഹൂദാരാജാവിന്റെ പതിമ്മൂ
ന്നാം ആണ്ടുമുതൽ ഇന്നാൾവരേയും ഈ ൨൩ ആണ്ടെല്ലാം യഹോവാവ
ചനം എന്നോട് ഉണ്ടായിട്ടു ഞാൻ പുലരേ നിങ്ങളോടു ഉരെച്ചുപോന്നി
൪ ട്ടും നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല. യഹോവാപ്രവാചകരായ തന്റെ സകലദാസ
ന്മാരെയും പുലരേ നിങ്ങൾക്കായി അയച്ചുവന്നിട്ടും നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല ശ്രു
൫ വിപ്പാൻ ചെവികളെ ചായ്ച്ചതും ഇല്ല. അവനവൻ തന്റെ ദുൎവ്വഴിയെ
യും നിങ്ങടേ പ്രവൃത്തികളുടേ ദോഷത്തെയും വിട്ടു തിരിഞ്ഞുകൊൾ്വിൻ!
എന്നാൽ യഹോവ നിങ്ങൾക്കും പിതാക്കന്മാൎക്കും കൊടുത്ത ദേശത്തു യുഗാ
൬ ദിമുതൽ യുഗാന്തത്തോളം വസിക്കും എന്നും, അന്യദേവകളെ സേവി
പ്പാനും നമസ്കരിപ്പാനും പിഞ്ചെല്ലായ്വിൻ! നിങ്ങളുടേ കൈക്രിയകൊണ്ടു
എന്നെ മുഷിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ തിന്മ ചെയ്യായ്വാൻ തന്നേ എന്നും
൭ (അവർ പറഞ്ഞുവല്ലോ). നിങ്ങളോ നിങ്ങൾക്കു തിന്മെക്കായിട്ടു അങ്ങേ
കൈക്രിയകൊണ്ടു എന്നെ മുഷിപ്പിപ്പാൻ തന്നേ എന്നെ കേളാതേപോ
൮ യി എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.— അതുകൊണ്ടു സൈന്യങ്ങളു
ടയ യഹോവ പറയുന്നിതു: എൻ വചനങ്ങളെ നിങ്ങൾ കേളായ്കയാൽ,
൯ ഞാൻ ഇതാ ആളയച്ചു വടക്കുള്ള സകലവംശങ്ങളെയും ചേൎത്തു, എൻ
ദാസനായ നബുകദ്രേചർ എന്ന ബാബേൽ രാജാവിനെയും (നിമന്ത്രിച്ചു,)
ഈ ദേശത്തിന്മേലും അതിലേ കുടിയാൎമേലും ചുററുള്ള ഈ എല്ലാ ജാതി
കളുടേ മേലും ആയവരെ വരുത്തിക്കൊണ്ടു ഇവരെ പ്രാവിക്കുകയും
(നാടുകളെ) വിസ്മയവും ചീററുന്നതും യുഗാന്തരയിടിവുകളും ആക്കി,
൧൦ (൧൬, ൯) സന്തോഷാനന്ദങ്ങളുടേ ശബ്ദവും മണവാളന്റെ ശബ്ദവും പു
തിയപെണ്ണിൻ ശബ്ദവും തിരിക്കല്ലിൻ ഒച്ചയും വിളക്കിൻ വെളിവും ഇ
വയിൽ കെടുത്തുകളകയും ചെയ്യും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൧൧ ഈ നാട് ഒക്കയും കാടായി പാഴായ്പ്പോകും, ഈ ജാതികൾ ബാബേൽ
രാജാവിനെ എഴുപത്താണ്ടു സേവിക്കയും ചെയ്യും.
൧൨ എഴുപത്താണ്ടു തികഞ്ഞാലോ ഞാൻ ബാബേൽരാജാവിലും ആ ജാതി
യിലും കല്ദയദേശത്തിലും അവരുടേ കുററത്തെ സന്ദൎശിച്ചു അതിനെ എ
൧൩ ന്നേക്കും പാഴിടങ്ങൾ ആക്കിവെക്കും. ആ നാട്ടിന്മേൽ ഞാൻ ഉരെച്ച
എല്ലാ വചനങ്ങളെയും യിറമിയാ സകലജാതികളുടേ മേൽ പ്രവചിച്ചിട്ടു
ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിവെച്ചത് ഒക്കയും ഞാൻ അതിന്മേൽ വരുത്തും.

൧൪ സാക്ഷാൽ അവരെ കൂടേ പല ജാതികളും മഹാരാജാക്കന്മാരും സേവി
പ്പിക്കും, അവരുടേ വേലെക്കും കൈക്രിയെക്കും തക്കവണ്ണം ഞാൻ അവ
ൎക്കു പകരം വീട്ടും
൧൫ എങ്ങനേ എന്നാൽ ഇസ്രയേലിൻ ദൈവമായ യഹോവ എന്നോടു പ
റഞ്ഞിതു: ഈ ക്രോധവീഞ്ഞിൻ പാത്രത്തെ എൻ കൈയിൽനിന്നു വാങ്ങി
ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുന്ന സകലജാതികളെയും അതിനെ കുടിപ്പിക്ക,
൧൬ അവർ കുടിച്ചു ഞാൻ അവരുടേ ഇടയിൽ അയക്കുന്ന വാളിന്നു ചാഞ്ചാടി
൧൭ ഭ്രാന്തുപിടിച്ചു നടപ്പാനായി തന്നേ. എന്നാറേ ഞാൻ പാനപാത്രത്തെ
യഹോവകയ്യിൽനിന്നു വാങ്ങി യഹോവ എന്നെ അയച്ച സകലജാതിക
൧൮ ളെയും കുടിപ്പിച്ചു: യരുശലേമെയും യഹൂദാനഗരങ്ങളെയും അവറ്റുടേ
രാജാക്കൾ പ്രഭുക്കളെയും (കുടിപ്പിച്ചു) ഇന്നു കാണുംപോലേ അവരെ
൧൯ ഇടിവും വിസ്മയവും ഊളയിടുന്നതും ശാപവും ആക്കിവെപ്പാൻ; മിസ്ര
യിലേ രാജാവായ ഫറോവിനെയും അവന്റെ ഭൃത്യരെയും പ്രഭുക്കളെയും
൨൦ സൎവ്വജനത്തെയും; വൎണ്ണസങ്കരത്തെയും ഒക്കയും ഊച് ദേശത്തിലേ എ
ല്ലാ രാജാക്കളെയും, അസ്കലോൻ ഘജ്ജ എക്രോൻ അഷ്ദോദിലേ ശേഷി
൨൧ പ്പോടും കൂടേ ഫലിഷ്ടനാട്ടിലേ സകലരാജാക്കന്മാരെയും; എദോമിനെയും
൨൨ മോവാബെയും അമ്മോൻപുത്രന്മാരെയും; ചോരിലേ എല്ലാ രാജാക്ക
ളെയും ചീദോനിലേ എല്ലാ രാജാക്കളെയും കടലക്കരേ ദ്വീപുകളിലേ
൨൩ അരചന്മാരെയും; ദദാൻ തേമാ ബൂജ എന്നവരെയും മുന്തല ചിരെച്ചു
൨൪ വെച്ച ഏവരെയും; അറവിലേ സകലരാജാക്കളെയും മരുവാസികളായ
൨൫ വൎണ്ണസങ്കരത്തിന്റെ സകലരാജാക്കളെയും; ജിമ്രിരാജാക്കൾ ഒക്കയും
൨൬ ഏലാം രാജാക്കൾ ഒക്കയും മാദായി രാജാക്കൾ ഒക്കയും; വടക്കു തമ്മിൽ
സമീപത്തും ദൂരത്തും ഉള്ള സകലരാജാക്കളെയും ഭൂമിമേലുള്ള ലോകരാജ്യ
ങ്ങളെ എപ്പേരെയും (കുടിപ്പിക്ക). ശേശകിലേ (ബാബേലിലേ) രാജാവ്
൨൭ അവരുടേ ശേഷം കുടിക്കയും ചെയ്യും.— ആയവരോടു നീ പറക:
സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്ന ഇസ്രയേലിൻ ദൈവം ചൊല്ലുന്നിതു:
കുടിച്ചു മദിച്ചു കക്കുവിൻ! ഞാൻ നിങ്ങളുടേ ഇടയിൽ അയക്കുന്ന വാളി
൨൮ ന്നു വീണു എഴുനീല്ക്കാതേ പോവിൻ! നിൻ കയ്യിൽനിന്നു പാത്രത്തെ
വാങ്ങി കുടിപ്പാൻ അവർ മറുക്കുന്നു എങ്കിലോ അവരോടു പറക: സൈ
൨൯ ന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നിതു: നിങ്ങൾ കുടിക്കേവേണ്ടു. കാരണം
എൻ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടുന്ന ഈ പട്ടണത്തിൽ ഞാൻ ഇതാ തിന്മ ചെ
യ്വാൻ തുടങ്ങുന്നു, പിന്നേ നിങ്ങൾ കേവലം ശിക്ഷയില്ലാതേ പോകയോ?

നിങ്ങൾ ശിക്ഷയില്ലാതേ ഇരിക്കയില്ല ഭൂമിയുടേ സകലനിവാസികളുടേ
മേലും ഞാൻ സാക്ഷാൽ വാളിനെ വിളിച്ചുവരുത്തുന്നു എന്നു സൈന്യ
ങ്ങളുടയ യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൩൦ നീയോ ഈ വാക്കുകളെ ഒക്കയും അവരോടു പ്രവചിച്ചു പറക: യ
ഹോവ ഉയരത്തിൽനിന്ന് അലറി തൻേറ വിശുദ്ധപാൎപ്പിടത്തിങ്കന്നു
സ്വശബ്ദത്തെ കേൾപ്പിക്കും. വാവിട്ടലറുന്നതു തൻേറ പുലത്തിന്നു നേ
രേ, ചക്കു മെതിക്കുന്നവരെ പോലേ അട്ടഹാസം തുടരുന്നതു സകലഭൂവാ
൩൧ സികൾക്കു നേരേ തന്നേ. കോലാഹലം ഭൂമിയുടേ അറുതിയോളം ചെ
ല്ലുന്നതു യഹോവ ജാതികളോടു വ്യവഹരിക്കയും സകലജഡത്തോടും വാ
ദിക്കയും ഹേതുവാൽ തന്നേ; ദുഷ്ടന്മാരെ വാളിന്നു നല്കി എന്നു യഹോവ
൩൨ യുടേ അരുളപ്പാടു.— സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നിതു: തിന്മ
അതാ ജാതിയിൽനിന്നു ജാതിക്കു പുറപ്പെടുന്നു; ഭൂമിയുടേ ഉത്തരഭാഗത്തി
൩൩ ങ്കന്നു മഹാകൊടുങ്കാററും ഉണൎന്നെഴും. അന്നു യഹോവയാൽ പട്ടവർ
ഭൂമിയുടേ അററം മുതൽ അററംവരേയും കിടക്കും, അവരെ തൊഴിപ്പാരും
ഇല്ല കൂട്ടുകയും പൂത്തുകയും ഇല്ല നിലത്തിന്മേൽ വളമായി ചമകേ ഉള്ളൂ.
൩൪ അല്ലയോ ഇടയന്മാരേ മുറയിട്ടു നിലവിളിപ്പിൻ! ആട്ടിങ്കൂട്ടത്തിൽ ഉദാര
ന്മാരേ ചാരം പിരളുവിൻ! അറുത്തുകളവാൻ നിങ്ങടേ വാഴനാൾ തിക
ഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളെ ചിതറിക്കും മേത്തരമായ ഉരുപോലേ നിങ്ങൾ വീ
൩൫ ഴും; ഇടയന്മാൎക്കു ഗതികെട്ടും, കൂട്ടത്തിൽ ഉദാരന്മാൎക്കും ഒഴിവു കാണാ.
൩൬ ഹാ ഇടയന്മാരുടേ നിലവിളിയും കൂട്ടത്തിൽ ഉദാരന്മാരുടേ കരച്ചലും
കേൾക്കായി, യഹോവ അവരുടേ മേച്ചലിനെ പാഴാക്കയാൽ തന്നേ;
൩൭ സമാധാനപ്പുലങ്ങൾ ഇളെച്ചു പോകുന്നതു യഹോവയുടേ കോപച്ചൂടുകൊ
൩൮ ണ്ടത്രേ. അവൻ ഇളങ്കേസരിയെ പോലേ തൻ വള്ളിക്കെട്ടിനെ വിട്ടു
വന്നു ഒടുക്കുന്ന വാളിനാലും തിരുക്കോപച്ചൂടിനാലും അവരുടേ ദേശം
പാഴായ്പ്പോയല്ലോ.

൨൬. അദ്ധ്യായം.

ശിക്ഷാപ്രവാദം നിമിത്തം (൮) യിറമിയാ വദ്ധ്യനായി തോന്നിയതും (൨൦) ഊരീയാവെ വധിച്ചതും.

൧ **യോ**ശിയ്യാപുത്രനായ യോയാക്കീം എന്ന യഹൂദാരാജാവു വാണുതുടങ്ങു
൨ മ്പോൾ യഹോവയിൽനിന്ന് ഈ വചനം ഉണ്ടായി: യഹോവ പറയു
ന്നിതു: നീ യഹോവാലയത്തിൻേറ പ്രാകാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടു യഹോ

വാലയത്തിൽ നമസ്കരിപ്പാൻ വരുന്ന സകലയഹൂദാനഗരങ്ങളോടും പറ
വാൻ ഞാൻ നിന്നോടു കല്പിക്കുന്ന എല്ലാ വചനങ്ങളെയും ഒരു വാക്കും
൩ കുറെക്കാതേ ഉരെക്ക! പക്ഷേ അവർ കേട്ടു താന്താന്റേ ദുൎവ്വഴിയെ
വിട്ടു തിരിയും എന്നാൽ ഞാൻ അവരെ പ്രവൃത്തികളുടേ ദോഷം നിമിത്തം
൪ ചെയ്വാൻ ഭാവിച്ച തിന്മയെ ചൊല്ലി അനുതപിക്കിലും ആം. അവരോ
ടു പറക: യഹോവ പറയുന്നിതു: ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു മുൻവെച്ച എൻ
൫ ധൎമ്മവെപ്പിൽ നടപ്പാനും, ഞാൻ നിങ്ങളിൽ പുലരേ അയച്ചു നിങ്ങൾ
കേളാഞ്ഞിട്ടും നിയോഗിച്ചു പോന്ന പ്രവാചകന്മാരാകുന്ന എന്റേ ദാസ
ന്മാരുടേ വാക്കുകളെ കേൾപ്പാനും നിങ്ങൾ എനിക്കു ചെവി തരാഞ്ഞാൽ,
൬ ഞാൻ ഈ ആലയത്തെ ശീലോവിനു സമമാക്കി ഈ പട്ടണത്തെ ഭൂമി
൭ യിലേ സകലജാതികൾക്കു ശാപവും ആക്കിവെക്കും. എന്നീ വാക്കുകളെ
യിറമിയാ യഹോവാലയത്തിൽ പറയുന്നതു പുരോഹിതന്മാരും പ്രവാച
കരും സൎവ്വജനവും കേട്ടു.

൮ സൎവ്വജനത്തോടും ഉരെപ്പാൻ യഹോവ കല്പിച്ചത് ഒക്കയും യിറമിയാ
ചൊല്ലി തീൎന്നപ്പോഴേക്കു പുരോഹിതന്മാരും പ്രവാചകരും സൎവ്വജനവും
൯ അവനെ പിടിച്ചു "നീ മരിക്കേ ഉള്ളു" എന്നു പറഞ്ഞു. "ഈ ആലയം
ശീലോവിനു സമവും ഈ പട്ടണം കുടിയില്ലാതേ ശൂന്യവും ആകും എ
ന്നു യഹോവാനാമത്തിൽ പ്രവചിപ്പാൻ എന്തു?" എന്നു ചൊല്ലിയാറേ പു
രുഷാരം എല്ലാം യഹോവാലയത്തിൽ യിറമിയാവെ കൊള്ളെ കൂടി.
൧൦ ഈ അവസ്ഥ യഹൂദാപ്രഭുക്കന്മാർ കേട്ടു രാജഭവനത്തിൽനിന്നു യഹോ
വാലയത്തിൽ കരേറിച്ചെന്നു പുതിയ യഹോവാഗോപുരത്തിൻ പ്രവേശ
൧൧ ത്തിൽ യോഗം ഇരുന്നു. അപ്പോൾ പുരോഹിതപ്രവാചകന്മാരും പ്രഭു
ക്കളോടും സൎവ്വജനത്തോടും: ഈ ആൾ മരണയോഗ്യൻ; നിങ്ങടേ ചെ
വികൾകൊണ്ടു കേട്ടപ്രകാരം അവൻ ഈ പട്ടണത്തിന്നു നേരേ പ്രവ
ചിച്ചുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു.

൧൨ യിറമിയാ എല്ലാ പ്രഭുക്കളോടും സൎവ്വജനത്തോടും പറഞ്ഞു: നിങ്ങൾ
കേട്ട വാക്കുകൾ ഒക്കയും ഈ ആലയത്തിന്നും പട്ടണത്തിന്നും നേരേ
൧൩ പ്രവചിപ്പാൻ യഹോവ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളു
ടേ വഴികളെയും പ്രവൃത്തികളെയും നന്നാക്കി നിങ്ങടേ ദൈവമായ യ
ഹോവയുടേ ശബ്ദത്തെ കേട്ടുകൊൾവിൻ! എന്നാൽ യഹോവ നിങ്ങൾക്കു
൧൪ വിരോധമായി ഉരെച്ച തിന്മയെ ചൊല്ലി അനുതപിക്കും. ഞാനോ ഇ
താ നിങ്ങടേ കൈക്കൽ ഇരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടേ കണ്ണിന്നു നല്ലതും ഉചി

൧൫ തവും ആയി തോന്നുമ്പോലേ എന്നോടു ചെയ്യിൻ! ഒന്നു മാത്രം അറി
വിൻ: നിങ്ങൾ എന്നെ മരിപ്പിച്ചാൽ കുററമില്ലാത്ത രക്തത്തെ നിങ്ങടേ
മേലും ഈ പട്ടണത്തിന്മേലും അതിൽ വസിപ്പവരുടേ മേലും വരുത്തുന്നു
ണ്ടു. ഈ വചനങ്ങൾ ഒക്കയും നിങ്ങടേ ചെവികളിൽ ഉരെപ്പാൻ പട്ടാ
൧൬ ങ്ങായി യഹോവ എന്നെ നിങ്ങളിൽ അയച്ചതു.— എന്നാറേ പ്രഭുക്ക
ന്മാരും സൎവ്വജനവും പുരോഹിതപ്രവാചകരോടു പറഞ്ഞു: ഈ പുരുഷൻ
നമ്മുടേ ദൈവമായ യഹോവയുടേ നാമത്തിൽ നമ്മോടു ചൊല്ലുകൊണ്ടു
൧൭ മരണയോഗ്യനല്ല സ്പഷ്ടം. അപ്പോൾ ദേശമൂപ്പന്മാരിൽ ചിലർ എഴ
൧൮ നീററു സകലജനസംഘത്തോടു പറഞ്ഞു: യഹൂദരാജാവായ ഹിസ്കീ
യാവിൻ നാളുകളിൽ മോരഷ്ട്യനായ മീകാ പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടു (മീ. ൩,
൧൨): “സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നിതു: ചിയ്യോൻ ഉഴന്ന വയ
ലും യരുശലേം ഇടിഞ്ഞ കല്ലുകളും ആലയപൎവ്വതം കാട്ടുകുന്നുകളും ആ
൧൯ യ്ത്തീരും” എന്നു സകലയഹൂദാജനത്തോടും പറഞ്ഞു. യഹൂദാരാജാവാ
യ ഹിസ്കീയാവും സകലയഹൂദയും അവനെ വധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആയവൻ
യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടു യഹോവയുടേ മുഖപ്രസാദം തേടീട്ടല്ലയോ യ
ഹോവ അവൎക്കു നേരേ ഉരെച്ച തിന്മയെ ചൊല്ലി അനുതപിച്ചതു? പി
ന്നേ നാം സ്വന്ത ആത്മാക്കൾക്കു നേരേ മഹാദോഷം ചെയ്കയോ?

൨൦ അതേ അല്ല മററൊരു പുരുഷൻ യഹോവാനാമത്തിൽ പ്രവചിക്ക ഉ
ണ്ടായിരുന്നു, കിൎയ്യത്ത യയാരീമിൽ ശമയ്യാപുത്രനായ ഊരീയാ തന്നേ.
അവൻ യിറമിയാവിൻ സകലവാക്കുകൾക്കു ഒത്തവണ്ണം ഈ പട്ടണത്തി
൨൧ ന്നും ഈ ദേശത്തിന്നും നേരേ പ്രവചിച്ചപ്പോൾ, യോയാക്കീംരാജാവു
സകലവീരന്മാരും പ്രഭുക്കളുമായി അവന്റേ വചനങ്ങളെ കേട്ടാറേ
രാജാവ് അവനെ വധിപ്പാൻ അന്വേഷിച്ചതു ഊരീയാ കേട്ടു ഭയപ്പെട്ടു
൨൨ പാഞ്ഞു മിസ്രയിൽ ചെന്നെത്തി. യോയാക്കീംരാജാവോ മിസ്രയിൽ ആ
ളയച്ചു, അക്ബോർപുത്രനായ എല്നഥാനെ പുരുഷരുമായി മിസ്രയിലേ
ക്കു (അയച്ചവർ) ഊരീയാവെ മിസ്രയിൽനിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ചു യോയാ
൨൩ ക്കീംരാജാവിന്നടുക്കേ കൊണ്ടുവന്നു. ഇവൻ അവനെ വാൾകൊണ്ടു
൨൪ വെട്ടിച്ചു ശവം പൊതുജനത്തിന്റേ കുഴികളിൽ എറിയിച്ചു.— യിറ
മിയാവെ ജനത്തിന്റേ കയ്യിൽ കൊടുത്തു മരിപ്പിച്ചുപോകായ്വാൻ ശാഫാ
ൻപുത്രനായ അഹിക്കാം എന്നവന്റേ കൈ മാത്രം അവനു തുണനിന്നു.

൨൭. അദ്ധ്യായം. (—൨൯.)

അയൽനാട്ടുകളോടും (൧൨) ചിദക്കീയാവോടും (൧൬) സൎവ്വജനത്തോടും
ബാബേൽനുകത്തെ സഹിക്കേണം എന്നു പ്രവചിച്ചതു.

൧ യോശിയ്യാപുത്രനായ യോയാക്കീം (ചിദക്കീയാ) എന്ന യഹൂദാരാജാവു
വാണുതുടങ്ങുമ്പോൾ യഹോവയിൽനിന്നു യിറമിയാവിന്നു ഈ വചനം
൨ ഉണ്ടായി: യഹോവ പറയുന്നിതു: നിണക്കു കയറുകളും നുകത്തടിയും
൩ ഉണ്ടാക്കി നിന്റേ കഴുത്തിൽ ഇട്ടുകൊൾക! പിന്നേ അവ യരുശലേ
മിൽ ചിദക്കിയ്യാ എന്ന യഹൂദാരാജാവിന്നടുക്കേ വന്ന ദൂതന്മാരുടേ കയ്യാൽ
എദോംരാജാവിന്നും മോവാബ്രാജാവിന്നും അമ്മോൻപുത്രരുടേ രാജാ
൪ വിന്നും ചോർരാജാവിന്നും ചീദോൻരാജാവിന്നും കൊടുത്തയച്ചു, അവരെ
സ്വാമികളോടു പറയിച്ചു കല്പിക്കേണ്ടുന്നിതു: ഇസ്രയേലിൻ ദൈവമായ
൫ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നിതു: നിങ്ങളുടേ സ്വാമികളോടു
ഇപ്രകാരം പറവിൻ: ഞാൻ ഭൂമിയെയും ഭൂമിമേലുള്ള മനുഷ്യാദിപശു
ക്കളെയും എൻ വലിയ ഊക്കിനാലും നീട്ടിയ ഭുജത്താലും ഉണ്ടാക്കി എൻ
൬ കണ്ണിന്നു ഉചിതൻ എന്നു തോന്നുന്നവനു കൊടുക്കുന്നുണ്ടു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ
ഈ ദേശങ്ങളെ ഒക്കെയും എൻ ദാസനായ നബുകദ്രേചർ എന്ന ബാ
ബേൽരാജാവിൻ കൈക്കൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടു, കാട്ടിലേ മൃഗവും കൂടേ അ
൭ വനെ സേവിപ്പാൻ കൊടുത്തു. സകലജാതികളും അവനെയും അവ
ന്റേ പുത്രനെയും പൌത്രനെയും സേവിക്കും, അവന്റേ ദേശത്തിന്നും
കൂടേ ഊഴം വരുവോളം തന്നേ; അനന്തരം പല ജാതികളും മഹാരാജാ
൮ ക്കന്മാരും അവനെയും സേവിപ്പിക്കും. ഇന്നോ ബാബേൽരാജാവായ
നബുകദ്രേചർ എന്നവനെ സേവിപ്പാനും ബാബേൽരാജാവിന്റേ നുക
ത്തിൽ കഴുത്ത് ഒതുക്കുവാൻ തോന്നാത്ത ജാതിയും രാജ്യവും ഏതായാലും
വാൾകൊണ്ടും ക്ഷാമംകൊണ്ടും മഹാരോഗംകൊണ്ടും ഞാൻ ആ ജാതിയെ
സന്ദൎശിക്കും, അവന്റേ കയ്യാൽ അവരെ ഒടുക്കുവോളവും; എന്നു യഹോ
൯ വയുടേ അരുളപ്പാടു.— നിങ്ങളോ ബാബേൽരാജാവിനെ സേവിക്ക
യില്ല എന്നു നിങ്ങളോടു പറയുന്ന അങ്ങേ പ്രവാചകരെയും ലക്ഷണക്കാ
രെയും സ്വപ്നങ്ങളെയും അങ്ങേ ശകുനക്കാരെയും മന്ത്രവാദികളെയും
൧൦ കേൾക്കരുതേ! അവർ പൊളി മാത്രം നിങ്ങളോടു പ്രവചിക്കുന്നതു
ഞാൻ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽനിന്നു അകററി ആട്ടിക്കളവാനും നിങ്ങൾ കെ
൧൧ ട്ടുപോവാനും തന്നേ. ബാബേൽരാജാവിന്റേ നുകത്തിൽ കഴുത്തു ചെ

ലുത്തി അവനെ സേവിക്കുന്ന ജാതി ഏതായാലും ആയതിനെ ഞാൻ
തനതുനാട്ടിൽ പാൎപ്പിച്ചു അതിനെ കൃഷിചെയ്തു വസിപ്പാറാക്കും എന്നു
യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൧൨ യഹൂദാരാജാവായ ചിദക്കീയാവോടും ഞാൻ ഈ എല്ലാ വാക്കുകൾക്കും
ഒത്തവണ്ണം സംസാരിച്ചു: ബാബേൽരാജാവിന്റെ നുകത്തിൽ നിങ്ങളു
ടേ കഴുത്തുകളെ ചെലുത്തി അവനെയും അവന്റെ ജനത്തെയും സേ
൧൩ വിപ്പിൻ! എന്നാൽ ജീവിച്ചിരിക്കും. ബാബേൽരാജാവിനെ സേവി
ക്കാത്ത ജാതിക്കു യഹോവ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തപ്രകാരം വാളാലും ക്ഷാമത്താ
ലും മഹാരോഗത്താലും മരിപ്പാൻ നിണക്കും നിൻ ജനത്തിന്നും തോന്നു
൧൪ ന്നത് എന്തു? ബാബേൽരാജാവിനെ നിങ്ങൾ സേവിക്ക ഇല്ല എന്നു
നിങ്ങളോടു പറയുന്ന പ്രവാചകരുടേ വാക്കുകളെ കേൾക്കയും അരുതേ!
൧൫ അവർ നിങ്ങളോടു പൊളി പ്രവചിക്കുന്നുവല്ലോ. ഞാനോ അവരെ
അയച്ചിട്ടില്ല എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു; ഞാൻ നിങ്ങളെ തള്ളി
ക്കളവാനും നിങ്ങളും നിങ്ങളോടു പ്രവചിക്കുന്ന പ്രവാദികളും കെട്ടുപോ
വാനും അത്രേ, അവർ എന്നാമത്തിൽ പൊളിയേ പ്രവചിക്കുന്നുള്ളൂ.
൧൬ പുരോഹിതന്മാരോടും ഈ സകലജനത്തോടും ഞാൻ സംസാരിച്ചത്
എന്തെന്നാൽ: യഹോവ പറഞ്ഞിതു: അല്ലയോ യഹോവാലയത്തിലേ
ഉരുക്കൾ ഇപ്പോൾ വിരയ ബാബേലിൽനിന്നു വീണ്ടുവരും എന്നു നിങ്ങ
ളോടു പ്രവചിക്കുന്ന പ്രവാദികളുടേ വാക്കുകളെ കേൾക്കരുതേ! അവർ
൧൭ നിങ്ങളോടു പൊളിയേ പ്രവചിക്കുന്നുള്ളൂ. അവരെ കേളാതേ ബാ
ബേൽരാജാവിനെ സേവിച്ചു ജീവിപ്പിൻ! ഈ പട്ടണം ശൂന്യമായി തീ
൧൮ രുവാൻ എന്തു? അവരോ പ്രവാചകന്മാർ എങ്കിൽ യഹോവാവചനം അവ
രോടുണ്ടെങ്കിൽ യഹോവാലയത്തിലും യഹൂദാരാജാലയത്തിലും യരുശലേ
മിലും മിഞ്ചിനില്ക്കുന്ന ഉരുക്കൾ കൂട ബാബേലിലേക്കു ചെല്ലാതവണ്ണം അ
വർ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയോടു പക്ഷവാദം ചെയ്തുകൊൾവൂതാക.
൧൯ കാരണം ബാബേൽരാജാവായ നബുകദ്രേചർ യോയക്കീമ്പുത്രനായ യ
ക്കോന്യ എന്ന യഹൂദരാജാവിനെയും യഹൂദയിലും യരുശലേമിലും ഉള്ള
ആഢ്യന്മാരെ ഒക്കയും യരുശലേമിൽനിന്നു ബാബേലിലേക്കു നിൎവ്വസി
൨൦ പ്പിച്ചപ്പോൾ എടുക്കാതേ വെച്ച തൂണുകൾ (ചെമ്പു) കടൽ നാല്ക്കാലി
വണ്ടികൾ മുതലായി ഈ പട്ടണത്തിൽ ശേഷിച്ചുള്ള ഉരുക്കളെ കുറിച്ചു
൨൧ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നിതു: യഹോവാലയത്തിലും യഹൂദ
രാജാലയത്തിലും യരുശലേമിലും മിഞ്ചിനില്ക്കുന്ന ഉരുക്കളെ തൊട്ടു ഇസ്ര

യേലിൻ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:
൨൨ അവ ബാബേലിലേക്ക കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടും, ഞാൻ അവയെ സന്ദൎശിച്ച
ഈ സ്ഥലത്തേക്ക തിരികേ കരേററിവരുത്തുംനാൾവരേ അവിടേ ഇരി
ക്കയും ചെയ്യും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.

൨൮. അദ്ധ്യായം.

ഹനന്യാവിൻ കള്ളപ്രവാദത്തിന്നു (൫) യിറമിയാ എതിൎത്തതും (൧൨) യഹോവ ശിക്ഷിച്ചതും.

൧ ആ വൎഷത്തിൽ തന്നേ യഹൂദാരാജാവായ ചിദക്കീയാ വാണു തുടങ്ങിയ
നാലാം ആണ്ടേ അഞ്ചാം മാസത്തിൽ അജ്ജുർപുത്രനായ ഹനന്യാ എന്ന
ഗിബ്യോന്യൻ യഹോവാലയത്തിൽ പുരോഹിതന്മാരും സൎവ്വജനവും
൨ കാണ്കേ എന്നോടു പറഞ്ഞിതു: ഇസ്രയേലിൻ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങ
ളുടയ യഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഞാൻ ബാബേൽരാജാവിൻേറ
൩ നുകത്തെ ഒടിക്കുന്നു. നബുകദ്രേച്ചർ എന്ന ബാബേൽരാജാവു ഇവിടു
ന്നു എടുത്തു ബാബേലിൽ ആക്കിയ യഹോവാലയത്തിൻേറ ഉരുക്കൾ
ഒക്കെയും ഞാൻ ഈരാണ്ടുകൊണ്ടു ഈ സ്ഥലത്തേക്ക തിരിച്ചുവരുത്തും.
൪ യോയാക്കീംപുത്രനായ യകോന്യ എന്ന യഹൂദാരാജാവാദിയായി യഹൂദ
യിൽനിന്നു ബാബേലിലേക്ക നിൎവ്വസിച്ചുപോയ കൂട്ടത്തെ ഒക്കെയും
ഞാൻ ബാബേൽരാജാവിൻ നുകത്തെ ഒടിക്കയാൽ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക
മടക്കിവരുത്തും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൫ എന്നാറേ പ്രവാചകനായ യിറമിയാ യഹോവാലയത്തിൽ നില്ക്കുന്ന
പുരോഹിതന്മാരും സൎവ്വജനവും കാണ്കേ പ്രവാചകനായ ഹനന്യാവോടു
൬ പറഞ്ഞു: ആമേൻ യഹോവ അപ്രകാരം ചെയ്യുതാക! നീ പ്രവചിച്ച
വാക്കുകളെ യഹോവ നിവൃത്തിച്ച യഹോവാലയത്തിലേ ഉരുക്കളെയും
സകലപ്രവാസത്തെയും ബാബേലിൽനിന്നു ഇവിടേക്ക മടക്കിവരുത്തു
൭ മാറാക! നിൻേറ ചെവിയിലും സൎവ്വജനത്തിൻേറ ചെവികളിലും ഞാൻ
൮ ഉരെക്കുന്ന ഈ വചനം മാത്രം കേൾക്ക: എനിക്കും നിണക്കും മുമ്പേ
യുഗാദിമുതൽ ഉണ്ടായ പ്രവാചകന്മാർ പലദേശങ്ങൾക്കും മഹാരാജ്യങ്ങൾ
ക്കും നേരേ യുദ്ധവും തിന്മയും മഹാരോഗവും സൂചിപ്പിച്ച പ്രവചിച്ചു.
൯ സമാധാനത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പ്രവചിക്കുന്ന പ്രവാദി ചൊല്ലിയതു സംഭ
വിച്ചാൽ യഹോവ പട്ടാങ്ങായി അയച്ചോരു പ്രവാചകൻ എന്നു അറി

൧൦ വാറാകും. എന്നു പ്രവാചകനായ യിറമിയാ പറഞ്ഞാറേ ഹനന്യാപ്ര
വാചകൻ യിറമിയാവിൻ കഴുത്തിന്മേൽനിന്നു നുകത്തെ എടുത്തുകൊണ്ടു
൧൧ ഒടിച്ചു, യഹോവ പറയുന്നിതു: ഇവ്വണ്ണം ഞാൻ ബാബേൽരാജാവായ
നബുകദ്രേചരുടേ നുകത്തെ സകലജാതികളുടേ കഴുത്തിന്മേൽനിന്ന്
ഈരാണ്ടകത്ത് ഒടിക്കും എന്നു സൎവ്വജനവും കാണ്കേ ഹനന്യാ പറഞ്ഞു;
പ്രവാചകനായ യിറമിയാ തന്റേ വഴിക്കു പോകയും ചെയ്തു.

൧൨ പ്രവാചകനായ യിറമിയാവിൻ കഴുത്തിന്മേൽനിന്നു ഹനന്യാപ്രവാ
ചകൻ നുകത്തെ ഒടിച്ചനന്തരം യിറമിയാവിന്നു യഹോവാവചനം ഉണ്ടാ
൧൩ യിതു: നീ ചെന്നു ഹനന്യാവോടു പറക: യഹോവ ഇപ്രകാരം പറ
യുന്നു: മരനുകങ്ങളെ നീ ഒടിച്ചു, അതിൻ പകരം ഇരിമ്പുനുകങ്ങളെ
൧൪ ചമെച്ച് ഇരിക്കുന്നു. എങ്ങനേ എന്നാൽ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ
എന്ന ഇസ്രയേലിൻദൈവം പറയുന്നിതു: ബാബേൽരാജാവായ നബുക
ദ്രേചരെ സേവിപ്പാൻ ഈ സകലജാതികളുടേ കഴുത്തിന്മേൽ ഞാൻ ഇരി
മ്പുനുകം ഇട്ടു, അവർ അവനെ സേവിക്കും, കാട്ടിലേ മൃഗവും കൂടേ ഞാൻ
൧൫ അവന്നു കൊടുത്തു. എന്നാറേ യിറമിയാപ്രവാചകൻ ഹനന്യാപ്രവാച
കനോടു പറഞ്ഞു: ഹേ ഹനന്യാ കേട്ടാലും യഹോവ നിന്നെ അയച്ചിട്ടി
൧൬ ല്ല, നീ ഈ ജനത്തെ പൊളിയിൽ ആശ്രയിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ടു
യഹോവ പറയുന്നിതു: ഞാൻ ഇതാ നിന്നെ നിലത്തിന്മേൽനിന്ന് അയ
ച്ചുവിടുന്നുണ്ടു, നീ യഹോവെക്കു നേരേ മത്സരം ഉരെക്കയാൽ (൫ മോ.
൧൭ ൧൩, ൬) ഈ ആണ്ടിൽ മരിക്കും. എന്നിട്ടു ആ ആണ്ടിൽ തന്നേ ഏഴാം
മാസത്തിൽ ഹനന്യാപ്രവാചകൻ മരിച്ചു.

൨൯. അദ്ധ്യായം.

പ്രവസിച്ചുപോയവരെ ബാബേലിൽ കുടിയേറുവാൻ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു (൧൫) നാട്ടിൽ മിഞ്ചിയവൎക്കും (൨൧) രണ്ടു കള്ളപ്രവാദികൾക്കും ശിക്ഷാവിധിയും അറിയിക്കയാൽ (൨൪) മറുത്തുപോയ ശമയ്യാവിനോടു വ്യാപരിച്ചതു.

൧ യകോന്യാരാജാവും മൂത്ത രാജ്ഞിയും പള്ളിയറക്കാരും യഹൂദയിലും
യരുശലേമിലും ഉള്ള പ്രഭുക്കന്മാരും ആശാരി കൊല്ലന്മാരുമായി യരുശ
൨ ലേമിൽനിന്നു പുറപ്പാടായ ശേഷം, യഹൂദാരാജാവായ ചിദക്കീയാ ശാ
ഫാൻപുത്രനായ എലാസാവെയും ഹില്ക്കീയാപുത്രനായ ഗമൎയ്യാവെയും
ബാബേൽരാജാവായ നബുകദ്രേചരെ കണ്ടു പറവാൻ ബാബേലിലേക്ക്

൩ അയക്കുമ്പോൾ, യിറമിയാപ്രവാചകൻ യരുശലേമിൽനിന്നു അവരു
ടേ കൈവശം ഒരു ലേഖം അയച്ചു. അവൻ പ്രവസിച്ച മൂപ്പന്മാരിൽ
ശേഷിച്ചവൎക്കും പുരോഹിതപ്രവാചകന്മാൎക്കും നബൂകദ്രേചർ യരുശലേ
മിൽനിന്നു ബാബേലിലാമ്മാറു പ്രവസിപ്പിച്ച സൎവ്വജനത്തിന്നും എഴുതി
൪ അയച്ച ലേഖത്തിന്റെ വിവരമാവിതു: ഇസ്രയേലിൻ ദൈവമായ സൈ
ന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ഞാൻ യരുശലേമിൽനിന്നു ബാബേലിലേക്കു
൫ പ്രവസിപ്പിച്ച സകലപ്രവാസത്തോടും ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: വീടുക
ളെ പണിതു കുടിയിരുന്നു തോട്ടങ്ങളെ നട്ടു അതിലേ ഫലം ഭക്ഷിപ്പിൻ!
൬ സ്ത്രീകളെ കെട്ടി പുത്രീപുത്രന്മാരെയും ഉല്പാദിച്ചു നിങ്ങടേ മക്കളെ പെ
ൺകെട്ടിച്ചും പുത്രിമാരെ പുരുഷന്മാൎക്കു കൊടുത്തുംകൊണ്ടു അവിടേ കുറ
൭ യാതേ വൎദ്ധിച്ചും വരുവിൻ! ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രവസിപ്പിച്ച നഗര
ത്തിന്റെ സമാധാനത്തെ അന്വേഷിച്ചു അതിനുവേണ്ടി യഹോവയോടു
പ്രാൎത്ഥിപ്പിൻ! അതിന്റെ സമാധാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും സമാധാനം
൮ ഉണ്ടാകും സത്യം.— എങ്ങനേ എന്നാൽ ഇസ്രയേലിൻ ദൈവമായ
സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നിതു: നിങ്ങടേ ഇടയിലുള്ള അ
ങ്ങേ പ്രവാദികളും ലക്ഷണക്കാരും നിങ്ങളെ ചതിക്കായ്ക! നിങ്ങൾ തന്നേ
കിനാക്കണ്ടു കൊള്ളുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെയും പ്രമാണിക്കാതേ ഇരിപ്പിൻ!
൯ ആയവർ എന്നാമത്തിൽ നിങ്ങളോടു പൊളിയേ പ്രവചിക്കുന്നുള്ളു.
ഞാൻ അവരെ അയച്ചിട്ടില്ല എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.—
൧൦ യഹോവ പറയുന്നിതു: ബാബേലിന്നു എഴുപതാണ്ടും തികഞ്ഞിട്ടത്രേ
ഞാൻ നിങ്ങളെ സന്ദൎശിച്ചു, നിങ്ങളെ ഇവിടേക്കു മടക്കി വരുത്തും എ
൧൧ ന്നുള്ള നല്ല വാക്കിനെ അനുഷ്ഠിച്ചുതരും. ഞാനോ നിങ്ങളെ തൊട്ടു
ഭാവിക്കുന്ന നിനവുകളെ അറിയുന്നു എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു;
ദോഷത്തിന്നല്ല സമാധാനനിനവുകളല്ലോ, നിങ്ങൾക്കു ഭവിഷ്യത്തും
൧൨ പ്രത്യാശയും തരേണം എന്നത്രേ. അന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചു ചെ
൧൩ ന്നു എന്നോടു പ്രാൎത്ഥിക്കും ഞാനും നിങ്ങളെ കേൾക്കും. നിങ്ങൾ എന്നെ
അന്വേഷിക്കും, മുഴുമനസ്സോടും എന്നെ തിരഞ്ഞാൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെ
൧൪ യ്യും (൫ മോ. ൪, ൨൯.). ഞാൻ നിങ്ങളെക്കൊണ്ടു എന്നെ കണ്ടെത്തി
ക്കും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു നിങ്ങളുടേ അടിമയെ മാററി നി
ങ്ങളെ ആട്ടിത്തള്ളിയ സകലജാതികളിൽനിന്നും സൎവ്വസ്ഥലങ്ങളിൽനി
ന്നും നിങ്ങളെ ചേൎത്തുകൊണ്ടു നിങ്ങളെ പ്രവസിപ്പിച്ചു വിട്ടുത്ത സ്ഥല
ത്തേക്കു തിരിച്ചു വരുത്തും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.

൧൫ പിന്നേ യഹോവ ഞങ്ങൾക്കു ബാബേലിൽ പ്രവാചകരെ ഉദിപ്പിച്ചു
൧൬ എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന അവസ്ഥെക്കു, നിങ്ങളോട് ഒന്നിച്ചു പ്രവാ
സത്തിൽ പുറപ്പെടാതേ ദാവിദാസനത്തിന്മേൽ ഇരിക്കുന്ന രാജാവും ഈ
പട്ടണത്തിൽ വസിക്കുന്ന സൎവ്വജനവും ആകുന്ന നിങ്ങടേ സഹോദര
൧൭ ന്മാരെ തൊട്ടു യഹോവ പറയുന്നിതു: ഇവരിൽ ഞാൻ ഇതാ വാളും
ക്ഷാമവും മഹാരോഗവും അയച്ചുവിട്ടു ചീത്തയായിട്ടു തിന്നുകൂടാത്ത ചീ
൧൮ പ്പഴങ്ങൾക്കു അവരെ സമമാക്കി, വാളും ക്ഷാമവും മഹാരോഗവുംകൊ
ണ്ട് അവരെ വേട്ടയാട്ടി (൧൫, ൯) ഭൂമിയിലേ സകലരാജ്യങ്ങൾക്കും അവ
രെ മെയ്യേറുവാനും കൊടുത്തു ഞാൻ അവരെ ആട്ടിക്കളഞ്ഞ സകലജാതി
കളിലും ശാപവും വിസ്മയവും ചീറുന്നതും നിന്ദയും ആക്കിവെക്കും എന്നു
൧൯ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നു. എൻ ദാസന്മാരായ പ്രവാചക
രെ ഞാൻ പുലരേ അയച്ചു പറയിച്ച എൻ വാക്കുകളെ കേളായ്കകൊണ്ടു
തന്നേ എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. നിങ്ങളും കേളാതേ പോയി
൨൦ എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ഇന്നോ യഹോവാവചനം കേൾപ്പിൻ,
ഞാൻ യരുശലേമിൽനിന്നു ബാബേലിലേക്കു അയച്ചുവിട്ട സൎവ്വപ്രവാ
സമായുള്ളോരേ!
൨൧ വിശേഷിച്ചു എന്നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു പൊളി പ്രവചിക്കുന്ന കോ
ലായാപുത്രനായ അഹാബ് മയസേയാപുത്രനായ ചിദക്കീയാ എന്നവരെ
തൊട്ടു ഇസ്രയേലിൻ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നി
തു: ബാബേൽരാജാവായ നബുകദ്രേചർ അവരെ നിങ്ങൾ കാണ്കേ വ
൨൨ ധിപ്പാൻ ഞാൻ അവരെ ഇതാ ഇവന്റേ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു. ബാ
ബേലിലുള്ള യഹൂദാപ്രവാസം ഒക്കയും അവരിൽനിന്നു ഒരു പ്രാക്കൽ
എടുത്തു: യഹോവ നിന്നെ ചിദക്കീയാ അഹാബ് എന്നവരെ ബാബേൽ
൨൩ രാജാവു തീയിലിട്ടു വറുത്തതു പോലേ ആക്ക എന്നു പറവാറാകും; അ
വർ ഇസ്രയേലിൽ ഭോഷത്വം പ്രവൃത്തിച്ചു കൂട്ടരുടേ ഭാൎയ്യമാരോടു വ്യഭി
ചരിക്കയും ഞാൻ കല്പിക്കാത്ത വാക്കു എന്നാമത്തിൽ പൊളിപറകയും
ചെയ്ക നിമിത്തം തന്നേ. ഞാനേ അറിയും സാക്ഷി എന്നു യഹോവയു
ടേ അരുളപ്പാടു.
൨൪. ൨൫ ശേഷം നെഹ്ലാമ്യനായ ശമയ്യാവോടു നീ പറയേണം: ഇസ്രയേ
ലിൻ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നിതു: നീ യരുശ
ലേമിലുള്ള സൎവ്വജനത്തിന്നും മയസേയാപുത്രനായ ചഫന്യാപുരോഹിത
ന്നും എല്ലാ പുരോഹിതന്മാൎക്കും നിന്റേ പേരിൽ കത്തുകൾ അയച്ചു:

൨൬ "യോയദാപുരോഹിതന്നു പകരം യഹോവ നിന്നെ പുരോഹിതനാക്കി
യതു യഹോവാലയത്തിൽ എല്ലാ ഭ്രാന്തനും പ്രവചിക്കുന്നവനും അദ്ധ്യ
ക്ഷരാവാൻ തന്നേ; ഇങ്ങനേത്തവനെ തോളത്തിലും തൊണ്ടവളയിലും
൨൭ ഇടുവാൻ വേണ്ടിയല്ലോ. പിന്നേ നിങ്ങളോടു പ്രവചിക്കുന്ന അന
൨൮ ഥോത്തിലേ യിറമിയാവെ നീ ഭത്സിക്കാതേ വിട്ടത് എന്തു? അതുകാര
ണമായി അവൻ ബാബേലിൽ ഈ ഞങ്ങൾക്കു കത്തയച്ചു: നെടുങ്കാലം
ആകും വീടുകളെ പണിതു വസിപ്പിൻ തോട്ടങ്ങളെ നട്ടു അതിലേ ഫ
൨൯ ലം ഭക്ഷിപ്പിൻ! എന്നു(മ്മററും) എഴുതി". എന്നുള്ള ലേഖത്തെ ചഫ
൩൦ ന്യാപുരോഹിതൻ യിറമിയാപ്രവാചകൻ കേൾക്കേ വായിച്ചു.— അന
൩൧ ന്തരം യിറമിയാവിന്നു യഹോവാവചനം ഉണ്ടായിതു: നെഹ്ലാമ്യനായ
ശമയ്യാവെ കൊള്ളേ യഹോവ പറയുന്നിതു: ശമയ്യാ ഞാൻ അയക്കാതേ
കണ്ടു നിങ്ങളോടു പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടു നിങ്ങളെ പൊളിയിൽ ആശ്രയി
൩൨ പ്പിച്ച ഹേതുവാൽ, യഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഞാൻ ഇതാ നെ
ഹ്ലാമ്യനായ ശമയ്യാവെയും സന്തതിയെയും (അദ്ധ്യക്ഷനായി) സന്ദശി
ക്കുന്നു; അവന്നു ഈ ജനത്തിൻേറ നടുവിൽ വസിക്കുന്ന ആൾ ഇരിക്ക
യില്ല, എൻ ജനത്തിന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന നന്മ അവൻ കാണുകയും ഇല്ല,
യഹോവെക്കു നേരേ മത്സരം ഉരെക്കയാൽ എന്നു യഹോവയുടേ അരു
ളപ്പാടു; എന്നിങ്ങനേ സകലപ്രവാസത്തിന്നും എഴുതി അയക്കേണ്ടതു.

3. എല്ലാ ഇസ്രയേലിന്നും ഗുണകാലവാഗ്ദത്തം. (൩൦—൩൩.)

൩൦. അദ്ധ്യായം.

യഹോവ സ്വജനത്തെ പ്രവാസത്തിൽനിന്നു വീണ്ടുകൊണ്ടു (൧൨) മുറിവു
കളെ പൊറുപ്പിച്ചും ഉപദ്രവികളെ ശിക്ഷിച്ചും (൧൮) സ്വരാജ്യത്തെ തേജസ്സോ
ടേ സ്ഥാപിച്ചും (൨൩) ദുഷ്ടരെ നിഗ്രഹിക്കും. (ഹിസ്കീയാവിൻ അന്ത്യകാല
ത്തിൽ.)

൧. ൨ യഹോവയിൽനിന്നു യിറമിയാവിന്നുണ്ടായ വചനമാവിതു: ഇസ്രയേ
ലിൻ ദൈവമായ യഹോവ പറയുന്നിതു: ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്ന സ
൩ കലവാക്കുകളെയും ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിക്കൊൾക! കാരണം എ
ൻ ജനമായ ഇസ്രയേൽ യഹൂദ എന്നവരുടേ അടിമയെ ഞാൻ മാററി
(എന്നു യഹോവ പറയുന്നു) അവരുടേ പിതാക്കന്മാൎക്കു കൊടുത്ത ദേശ
ത്തേക്കു അവരെ തിരിച്ചു വരുത്തി, ആയതിനെ അവർ അടക്കിക്കൊ

ൾകയും ചെയ്യുന്ന നാളുകൾ ഇതാ വരുന്നു എന്നു യഹോവയുടേ അരുള
പ്പാടു.
൪ യഹോവ ഇസ്രയേൽ യഹൂദ എന്നവരെ കുറിച്ചു ചൊല്ലിയ വചന
൫ ങ്ങൾ ഇവ: യഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഞങ്ങൾ കേട്ടതു അരട്ടുന്ന
൬ നാദം, സമാധാനം അല്ല പേടി അത്രേ ഉള്ളു. ആൺ പെറുമോ എന്നു
ചോദിച്ചുനോക്കുവിൻ! പെറുന്നവളെ പോലേ എല്ലാ പുരുഷനും കൈ
കളെ അരമേൽ ഇട്ടും ഏതു മുഖവും വിളൎത്തു ചമഞ്ഞും ഞാൻ കാണുന്നതു
൭ എന്തിട്டு? അയ്യോ കഷ്ടം ആ ദിവസം സാക്ഷാൽ ഒപ്പം വരാതോളം
വലിയതു; യാക്കോബിന്നും അതു ഞെരിക്കകാലം എങ്കിലും അവൻ അ
൮ തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടും. അന്നുണ്ടാവിതു, എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ
യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു, ഞാൻ അവന്റേ നുകത്തെ കഴുത്തിന്മേൽ
നിന്ന് ഒടിച്ചു നിന്റേ കെട്ടുകളെ പൊട്ടിക്കും, അന്യന്മാർ ഇനി അവ
൯ നെ സേവിപ്പിക്കയും ഇല്ല. സ്വദൈവമായ യഹോവയെയും ഞാൻ
അവൎക്കു എഴുനീല്പിക്കും സ്വരാജാവായ ദാവിദെയും (൨൩, ൫) അവർ
൧൦ സേവിക്കേ ഉള്ളു. നീയോ എൻ ദാസനായ യാക്കോബേ ഭയപ്പെടാസ്സു!
ഇസ്രയേലേ അഞ്ചാസ്സു! എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു, ഞാൻ ഇതാ
നിന്നെ ദൂരത്തുനിന്നും നിന്റേ സന്തതിയെ നിൎവ്വാസദിക്കിൽനിന്നും ര
ക്ഷിക്കുന്നു, യാക്കോബ് മടങ്ങിവന്നു ആരും മെരിട്ടാതേ സ്വൈരമായി
൧൧ അടങ്ങിപ്പാൎക്കും. നിന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ ഞാനല്ലോ നിന്നോടു കൂടേ ഉണ്ടു,
എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ഞാൻ നിന്നെ ചിതറിച്ചാക്കിയ സ
കലജാതികളിൽ മുരമ്മുടിവു നടത്തിയാലും നിന്നോടു മുരമ്മുടിവു നടത്തു
ക ഇല്ല, ന്യായത്തോടേ നിന്നെ ശിക്ഷിക്കും താനും, ഒട്ടും നിൎദ്ദോഷനാ
യി വിടുകയും ഇല്ല.
൧൨ എങ്ങനേ എന്നാൽ യഹോവ പറയുന്നിതു: എടീ നിന്റേ ഒടിവു കൊ
൧൩ ടുതു നിന്റേ മുറിവ് അസാദ്ധ്യം! നിന്റേ ന്യായം ആരും വിസ്തരിക്കാ
൧൪ തു, പുണ്ണിന്നു ചികിത്സയോ, നിണക്കു തകഴി ഒന്നും ഇല്ല. നിന്റേ
കാമുകന്മാർ എല്ലാം നിന്നെ മറന്നിട്ടു തിരയാത്തതു നിന്റേ കുററം പെ
രുകി പാപങ്ങൾ തിങ്ങിച്ചമകയാൽ ഞാൻ ക്രൂരശിക്ഷയായി ശത്രുവെട്ടു
൧൫ കൊണ്ടു നിന്നെ വെട്ടുക നിമിത്തമത്രേ. എന്നിട്ടു നിന്നെ തിന്നുന്നവർ
ഒക്കയും തിന്നപ്പെട്ടും, നിന്നെ ഞെരുക്കുന്നവർ എല്ലാം നിൎവ്വസിച്ചു പോ
൧൬ കും, നിന്നെ കവരുന്നവർ കവൎച്ച് ആകും, നിന്നെ കൊള്ളയിടുന്നവ
൧൭ രെ ഏവരെയും ഞാൻ കൊള്ളയാക്കിക്കൊടുക്കും. നിണക്കോ ഞാൻ

പത്തി ഇട്ടു നിന്റെ പുണ്ണുകളെ പൊറുപ്പിച്ചു തീൎക്കും, അവർ നിന്നെ
ഭ്രഷ്ട എന്നും ആരും അന്വേഷിക്കാത്ത ചിയ്യോൻ എന്നും വിളിക്കയാൽ
തന്നേ എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൧൮ യഹോവ പറയുന്നിതു: ഞാൻ ഇതാ യാക്കോബ് കൂടാരങ്ങളുടേ നിൎവ്വാ
സാവസ്ഥയെ മാററി അവന്റെ പാൎപ്പിടങ്ങളെ കനിഞ്ഞുകൊള്ളും, പട്ട
ണം അതിന്റെ മേട്ടിൽ പണിയപ്പെട്ടും, അരമനതോറും മൎയ്യാദപ്രകാരം
൧൯ വസിപ്പാറാകും. അവയിൽനിന്നു സ്തോത്രവും ചിരിപ്പിക്കുന്നവരുടേ
ഒച്ചയും പുറപ്പെട്ടും, അവർ കുറയാതവണ്ണം ഞാൻ പെരുപ്പിക്കയും ചുരു
൨൦ ങ്ങാതവണ്ണം തേജസ്കരിക്കയും ചെയ്യും. അവന്റെ മക്കൾ പണ്ടേ പോ
ലേ ആകും, അവന്റെ സഭ എന്മുമ്പിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിരിക്കും. അവനെ
൨൧ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരെ ഒക്കയും ഞാൻ സന്ദൎശിക്കും. അവന്റെ ഉദാരൻ
അവനിൽ ഉണ്ടായവൻ ആകും, അവനെ വാഴുന്നവർ അവന്റെ ഉള്ളിൽ
നിന്നു പുറപ്പെട്ടും, ആയവനെ ഞാൻ എന്നോട് അണയുമാറു അടുപ്പിക്കും.
കാരണം എന്നോട് അണവാന്തക്കവണ്ണം തന്റെ ഹൃദയത്തിന്ന് ഉത്തരവാ
൨൨ ദി ആകുന്നത് ആരുപോൽ? എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ഇങ്ങനേ
നിങ്ങൾ എനിക്കു ജനവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ദൈവവും ആകും (൭, ൨൩).
൨൩ (൨൩, ൧൯ *f.*) യഹോവയുടേ വിശറ് ഇതാ! ഊഷ്മാവു പുറപ്പെട്ടു, തെ
൨൪ രുതെര വീശുന്ന കൊടുങ്കാററു ദുഷ്ടരുടേ തലമേൽ തട്ടും. യഹോവയുടേ
കോപച്ചൂടു അവൻ ഹൃദയത്തിന്റെ നിരൂപണങ്ങളെ നടത്തി നിവൃത്തും
വരേ മടങ്ങുക ഇല്ല, അതു നാളുകളുടേ അവസാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു
തിരിഞ്ഞു ബോദ്ധ്യമാം.

൩൧. അദ്ധ്യായം.

ഇസ്രയേൽവംശങ്ങൾ ഒക്കയും കരുണ അനുഭവിച്ചു (൭) ചേൎന്നു മടങ്ങി വന്നിട്ടു (൧൮) എഫ്രയീമിന്റെ അലമുറ സ്തോത്രമായി മാറും (൨൩) യഹൂദയും യഥാസ്ഥാനത്തിൽ ആയി (൨൭) ഇസ്രയേലോടു ഒന്നിച്ചു പുതിയ ജീവനും (൩൧) പുതുനിയമത്താൽ ആത്മദാനവും നിത്യവൃദ്ധിയും പ്രാപിക്കും.

൧ **ആ** കാലത്തിൽ ഞാൻ ഇസ്രയേലിൻ എല്ലാ വംശങ്ങൾക്കും ദൈവവും
അവർ എനിക്കു ജനവും ആയിരിക്കും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൨ യഹോവ പറയുന്നിതു: വാളിന്നു തെററി മിഞ്ചിയ ജനം മരുവിൽ (എന്ന
പോലേ) കരുണയെ കണ്ടെത്തി, ഇസ്രയേലിന്നു സ്വസ്ഥത വരുത്തുവാൻ
൩ ഞാൻ പോകട്ടേ. (ജനം പറയുന്നു) യഹോവ ദൂരത്തുനിന്നു എനിക്കു

കാണായിവന്നു. (യഹോവ പറയുന്നു) നിത്യപ്രേമംകൊണ്ടു ഞാൻ നിന്നെ
൪ സ്നേഹിക്കയാൽ ദയ നീട്ടി നിന്നെ പോററി. ഹേ ഇസ്രയേൽകന്യകേ
നിന്നെ ഞാൻ പണിയും, നീ പണിയപ്പെട്ടുകയും ചെയ്യും; ഇനി തപ്പു
കൾകൊണ്ട് അണിഞ്ഞും തുള്ളുന്നവരുടേ ആട്ടത്തിൽ ചേൎന്നും വരും.
൫ നീ ശമൎയ്യമലകളിൽ ഇനി പറമ്പുകളെ ഉണ്ടാക്കും, നട്ടുന്നവർ നട്ടും അനു
൬ ഭവിച്ചും പോരും. കാരണം എഫ്ര യീംമലമേലേ കാവല്ക്കാർ: അല്ലയോ
നമ്മുടേ ദൈവമായ യഹോവയട്ടുക്കേ ചിയ്യോനിലേക്കു നാം കരേറി
൭ പ്പോക: എന്നു വിളിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടു. എങ്ങനേ എന്നാൽ
യഹോവ പറയുന്നിതു: യാക്കോബെ തോട്ടു സന്തോഷിച്ചാൎത്തു ജാതിക
ളുടേ തലയായവനെച്ചൊല്ലി ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിപ്പിൻ! യഹോവേ തിരുജ
നമായ ഇസ്രയേലിൻ ശേഷിപ്പിനെ രക്ഷിക്കേണമേ എന്നു കേൾപ്പിച്ചു
൮ പുകഴവിൻ! ഇതാ ഞാൻ വടക്കേനാട്ടിൽനിന്നു അവരെ വരുത്തി
ഭൂമിയുടേ ഉത്തരദിക്കിൽനിന്നു ചേൎക്കും. അതിൽ കരുടനും മുടവനും ഗ
ൎഭിണിയും പെറുന്നവളും ഒക്കത്തക്ക വലിയ സമൂഹം ഇങ്ങോട്ടു മടങ്ങും.
൯ കേണുകൊണ്ട് അവർ വരും, കെഞ്ചി യാചിക്കേ അവരെ ഞാൻ നട
ത്തും. ഇടറിക്കൂടാത്ത നേർവഴിയിൽ അവരെ നീർപ്പുഴകൾ അരികേ
ചെല്ലുമാറാക്കും, ഇസ്രയേലിന്നു ഞാൻ പിതാവും എഫ്ര യീം എനിക്കു കടി
൰ ഞ്ഞൂലും ആകകൊണ്ടത്രേ.— ഹേ ജാതികളേ യഹോവയുടേ വചനം
നിങ്ങൾ കേട്ടു ദ്വീപുകളിൽ അറിയിക്കേണ്ടുന്നിതു: ഇസ്രയേലിനെ
ചിതറിച്ചവൻ അതിനെ ചേൎത്തു ഇടയൻ കൂട്ടത്തെ എന്ന പോലേ കാത്തു
൰൧ കൊള്ളും, യഹോവ യാക്കോബിനെ ഉദ്ധരിച്ചു അതിബലവാൻെറ
൰൨ കയ്യിൽനിന്നു വീണ്ടെടുത്തതുകൊണ്ടു എന്നത്രേ. അവരോ വന്നു ചി
യ്യോൻമുകളിൽ ആൎത്തു ധാന്യവും രസവും എണ്ണയും ആടുമാട്ടിൻ കുട്ടിക
ളും ആകുന്ന യഹോവാധനത്തിങ്കലേക്ക് ഒഴുകിച്ചെല്ലും, അവരുടേ ദേ
ഹി നനവേറും തോട്ടത്തിന്ന് ഒക്കും, അവർ ഇനി തപിക്കയും ഇല്ല.
൰൩ അന്നു കന്യ നൃത്തത്തിലും യുവാക്കൾ വൃദ്ധന്മാരും ഒക്കത്തക്ക സന്തോഷി
ക്കും, ഞാൻ അവരുടേ ഖേദത്തെ ആനന്ദമാക്കി, മാററി അവരെ സങ്കട
൰൪ ത്തിൽ പിന്നേ ആശ്വസിപ്പിച്ചു സന്തോഷിപ്പിക്കും. ഞാൻ മേദസ്സുകൊ
ണ്ടു പുരോഹിതന്മാരുടേ ദേഹിയെ നനെക്കയും എൻജനം എൻെറ മുത
ലാൽ തൃപ്തമാകയും ചെയ്യും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു,
൰൫ യഹോവ പറയുന്നിതു: റാമയിൽ ഹോ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാകുന്നു
അലമുറയും കൈപ്പുള്ള കരച്ചലും തന്നേ! റാഹേൽ തൻെറ മക്കളെ ചൊ

ല്ലി കരഞ്ഞു അവർ ഇല്ലായ്കയാൽ മക്കളെ ചൊല്ലി ആശ്വാസം കൈക്കൊൾ
൧൬ വാൻ മനസ്സില്ല. യഹോവ പറയുന്നിതു: നിന്റെ ഒച്ചെക്കു കരച്ചലും
കണ്ണിന്നു ബാഷ്പവും വിലക്കുക! നിന്റെ വേലെക്കു കൂലി ഉണ്ടു സത്യം,
എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ശത്രുദേശത്തുനിന്നു അവർ മടങ്ങി
൧൭ വരും. നിന്റെ ഭവിഷ്യത്തിന്നു പ്രത്യാശ ഉണ്ടു (൨൯, ൧൧) എന്നു യ
ഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു, മക്കൾ തങ്ങളുടേ അതിരിലേക്കു മടങ്ങും.
൧൮ ഇന്നും കൂടേ എഫ്ര യീം വിലപിക്കുന്നതു ഞാൻ കേട്ടു: നീ എന്നെ ശിക്ഷി
ച്ചു ഞാനും ശീലിപ്പിക്കാത്ത കന്നു പോലേ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, ഞാൻ മനം
തിരിവാൻ എന്നെ തിരിക്കേണമേ യഹോവേ സാക്ഷാൽ നീ എൻ
൧൯ ദൈവം; ഞാൻ മാറിപ്പോയ ശേഷമല്ലോ അനുതപിച്ചും എന്നെ ബോ
ധം വരുത്തിയ ശേഷം തുടെക്കു കൈ അലച്ചു നാണി ലജ്ജിച്ചും വന്നു;
എന്റെ ബാല്യത്തിന്റെ നിന്ദയെ ഞാൻ വഹിക്കുന്നു സത്യം (എന്നത്രേ).
൨൦ എഫ്ര യീമിന്ന് എതിരേ ഞാൻ മൊഴിയുംതോറും ഇനിയും അവനെ ഓ
ൎത്തോൎത്തുവരുന്നതാൽ അവൻ എനിക്കു ഓമനമകനോ ലാളിക്കുന്ന പൈ
തലോ? അതുകൊണ്ടു എൻ കടൽ അവനെച്ചൊല്ലി ഇരെക്കുന്നു, അവ
നെ കനിഞ്ഞുകൊണ്ടേ ആവു എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.—
൨൧ എടീ നിനക്കു വഴിക്കല്ലുകളെ സ്ഥാപിക്ക, പാതത്തൂണുകളെ ഇടുക, നീ
പോയ നിരത്തുവഴിക്കു മനസ്സുവെക്ക! ഇസ്രയേൽകന്യകേ മടങ്ങി വാ!
൨൨ നിന്റെ ഊരുകളിലേക്കു തിരിക! ഹേ പിഴകിപ്പോയ മകളേ നീ എ
ത്രോടം ഉഴന്നുപോം? യഹോവ ആകട്ടേ ഒരു പുതുമ സൃഷ്ടിക്കുന്നു:
പെണ്ണു പുരുഷനെ (പോററി) ചുററിക്കൊള്ളും എന്നതേ.
൨൩ ഇസ്രയേലിൻ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നിതു:
യഹൂദാദേശത്തിലും നഗരങ്ങളിലും ഇനി അവരുടേ അടിമയെ ഞാൻ
മാററുമ്പോൾ ഈ വാക്കു പറവാറാകും: ഹാ നീതിയുടേ പാൎപ്പിടമേ വിശു
൨൪ ദ്ധപൎവ്വതമേ യഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിപ്പൂതാക! എന്നത്രേ. അതിൽ
യഹൂദയും അവന്റെ സകലനഗരങ്ങളും കൃഷിക്കാരും മൃഗക്കൂട്ടങ്ങളോടു
൨൫ സഞ്ചരിക്കുന്നവരും ഒന്നിച്ചു കുടിയിരിക്കും. തളൎന്ന ദേഹിയെ ഞാൻ
നനെപ്പിച്ചും തപിക്കുന്ന ഏതു ദേഹിക്കും നിറെച്ചും കൊടുക്കുന്നുവല്ലോ.
൨൬ എന്നതു (കേട്ടിട്ടു) ഞാൻ ഉണൎന്നു കണ്ടു എന്റെ ഉറക്കം എനിക്കു നിര
ക്കയും ചെയ്തു.
൨൭ ഞാൻ ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിലും യഹൂദാഗൃഹത്തിലും മനുഷ്യവിത്തും പ
ശുവിത്തും വിതെക്കുന്ന നാളുകൾ ഇതാ വരുന്നു എന്നു യഹോവയുടേ അ

൨൮ തുളപ്പാടു. ഞാൻ പൊരിച്ചിടിപ്പാനും മുടിച്ചുകെടുപ്പാനും തിന്മ പിണെ
പ്പാനും അവരുടേ മേൽ ജാഗരിച്ച കണക്കേ തന്നേ പണിവാനും നടു
വാനും അവരുടേ മേൽ അന്നു ജാഗരിക്കും എന്നു യഹോവയുടേ അരുള
൨൯ പ്പാടു. ആ നാളുകളിൽ "മുന്തിരിപ്പിഞ്ചു അപ്പന്മാർ തിന്നിട്ടു മക്കൾക്കു
൩൦ പല്ലു പുളിക്കും" എന്ന (പഴഞ്ചൊൽ) ഇനി പറയാതേ, താന്താൻേറ കു
റ്റത്താൽ മരിക്കും, പിഞ്ചു തിന്നാൽ ഏവനും പല്ലു പുളിക്കും (എന്നു
കാണും).
൩൧ യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടാവിതു: ഞാൻ ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തോടും യഹൂ
൩൨ ദാഗൃഹത്തോടും പുതുനിയമത്തെ തീൎക്കുന്ന നാളുകൾ വരുന്നു. ഞാൻ പി
താക്കന്മാരെ കൈ പിടിച്ചു മിസ്രദേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ച നാളിൽ
ചെയ്ത നിയമം പോലേ അല്ല; ആയത് അവർ ഞാൻ അവരെ വേട്ടിട്ടും
൩൩ ഭഞ്ജിച്ചു എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ആ ദിവസങ്ങളുടേ ശേഷം
ഞാൻ ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തോടു തീൎക്കും നിയമം ഇതു തന്നേ: എൻേറ ധൎമ്മ
വെപ്പിനെ ഞാൻ അവരുടേ ഉള്ളിലാക്കി അവരുടേ ഹൃദയത്തിൽ എഴ
തും, ഞാൻ അവൎക്കു ദൈവവും അവർ എൻ ജനവും ആകും എന്നു യഹോ
൩൪ വയുടേ അരുളപ്പാടു. ഇനി ആരും കൂട്ടനെയും സഹോദരനെയും "യ
ഹോവയെ അറിഞ്ഞുകൊൾവിൻ" എന്നു പഠിപ്പിക്ക ഇല്ല, അവർ ആബാ
ലവൃദ്ധം എല്ലാവരും എന്നെ അറിയും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
കാരണം ഞാൻ അവരുടേ അകൃത്യത്തെ മോചിക്കും അവരുടേ പാപത്തെ
൩൫ ഇനി ഓൎക്കയും ഇല്ല.— ആദിത്യനെ പകൽവെളിച്ചത്തിനും ചന്ദ്ര
നക്ഷത്രങ്ങളുടേ വെപ്പുകളെ രാത്രിവെളിച്ചത്തിന്നും ആക്കി തരുന്നവനും
തിരകൾ മുഴങ്ങുംവണ്ണം കടലിനെ ഇളക്കുന്നവനും (യശ. ൫൧, ൧൫) ആയ
യഹോവ പറയുന്നിതു (സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്ന് അവൻേറ
൩൬ പേർ): ഈ വെപ്പുകൾ എൻേറ മുമ്പിൽനിന്നു നീങ്ങും എങ്കിൽ ഇസ്ര
യേൽസന്തതി എൻേറ മുമ്പിൽ സദാജാതി ആയ്നില്ക്കുന്നതിന്നും നീക്കം
൩൭ വരും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.— യഹോവ പറയുന്നിതു:
മീത്തൽ വാനങ്ങളെ അളപ്പാനും കീഴേ ഭൂമിയുടേ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ
ആരായ്വാനും കഴിയും എങ്കിൽ ഞാനും ഇസ്രയേലിൻ സകലസന്തതിയെ
യും അവർ ചെയ്തത് ഒക്കയും നിമിത്തം വെറുത്തുകളയും എന്നു യഹോ
൩൮ വയുടേ അരുളപ്പാടു.— ഈ പട്ടണമോ യഹോവെക്കു പണിയപ്പെടും
നാളുകൾ വരുന്നു, ഹനനേൽഗോപുരം മുതൽ കോൺവാതിൽവരേയും,
൩൯ പിന്നേ അളവുനൂൽ ചൊവ്വിൽ ഗാരെബ് കുന്നിന്മേൽ ചെന്നു ഗോവെക്കു

൪൦ മാറിപ്പോകും. പിണങ്ങൾക്കും ചാരത്തിന്നും ഉള്ള താഴ്വര ഒക്കയും കി
ദ്രോൻതോടുവരേ കിഴക്കോട്ടു കുതിരവാതിൽക്കോൺപൎയ്യന്തം എല്ലാ കട്ട
ന്തുക്കങ്ങളും യഹോവെക്കു വിശുദ്ധമാകും. (പട്ടണത്തെ) ഇനി എന്നും
പൊരിക്കയും ഇടിക്കയും ഇല്ല എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.

൩൨. അദ്ധ്യായം.

നിരോധകാലത്തിൽ ഒരു നിലം വിലെക്കു വാങ്ങേണ്ടി വന്നാറേ (൧൬) ഇ
തെന്ത് എന്നു സംശയിച്ച ശേഷം (൨൬) ഇസ്രയേലിന്നു മുമ്പിൽ ശിക്ഷ പിന്നിൽ
തേജസ്സുള്ള പുനൎജ്ജനനം അറിയിച്ചതു.

൧. ൨ നബുകദ്രേചരുടേ പതിനെട്ടാം ആണ്ടാകുന്ന യഹൂദാരാജാവായ ചിദ
ക്കീയാവിൻ പത്താം ആണ്ടിൽ ബാബേൽരാജാവിന്റേ ബലം യരുശ
ലേമെ മുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേ യഹോവയിൽനിന്നു യിറമിയാവിന്നുണ്ടായ
൩ വചനം. അന്നു യഹൂദാരാജാവായ ചിദക്കീയാ യിറമിയാപ്രവാചക
നോടു: യഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ ഇതാ ഈ പട്ടണം ബാ
ബേൽരാജാവിന്റേ കൈക്കൽ കൊടുക്കുന്നു (൩൪, ൩) അവൻ അതിനെ
൪ പിടിക്കും, യഹൂദാരാജാവായ ചിദക്കീയാ കല്ദയരുടേ കയ്യിൽനിന്നു
ചാടിപ്പോകാതേ ബാബേൽരാജാവിൻ കൈക്കൽ ഏല്പിക്കപ്പെട്ടും, ഇവ
൫ നോടു വായ്ക്കു വായ് സംസാരിക്കും കണ്ണാലേ കണ്ണും കാണും, ചിദക്കീ
യാവെ ഇവൻ ബാബേലിൽ കൊണ്ടുപോകയും അവിടേ ഞാൻ അവ
നെ സന്ദൎശിക്കുംവരേ അവൻ ഇരിക്കയും ചെയ്യും എന്നു യഹോവയുടേ
അരുളപ്പാട് എന്നും, നിങ്ങൾ കല്ദയരോടു പൊരുതാൽ സാധിക്ക ഇല്ല
എന്നും, നീ പ്രവചിപ്പാൻ എന്ത്? എന്നു ചൊല്ലി തടുക്കകൊണ്ടു, യിറ
മിയാ യഹൂദാരാജാലയത്തിലേ കാവൽമുററത്തു അടെക്കപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു.
൬ അന്നു യിറമിയാ പറഞ്ഞു: എനിക്കു യഹോവാവചനം ഉണ്ടായിതു:
൭ നിന്റേ ഇളയപ്പനായ ശല്ലുമിൻപുത്രൻ ഹനമേൽ ഇതാ നിന്റേ അടു
ക്കേ വന്നു അനഥോത്തിൽ എന്റേ നിലത്തെ വാങ്ങിക്കൊൾക! വീണ്ടു
കൊൾവാനുള്ള അനന്തരവന്യായം (൩ മോ. ൨൫, ൨൫) നിനക്കല്ലോ ആകു
൮ ന്നതു എന്നു പറയും. എന്നുള്ള യഹോവാവചനപ്രകാരം ഇളയപ്പന്റേ
പുത്രൻ ഹനമേൽ കാവൽമുററത്തു എന്നരികേ വന്നു: ബിന്യാമിൻദേശ
ത്തുള്ള അനഥോത്തിലേ എന്റേ നിലത്തെ വാങ്ങിക്കൊൾകേ വേണ്ടു,
അവകാശന്യായം നിനക്കുള്ളതു വീണ്ടെടുപ്പും നിനക്കത്രേ, വിലെക്കു

കൊൾക! എന്ന് എന്നോടു പറഞ്ഞു. ഇതു യഹോവാവചനം എന്നു
൯ ഞാൻ അറിഞ്ഞു അനഥോത്തിലേ നിലത്തെ ഇളയപ്പൻേറ പുത്രൻ ഹന
മേലോടു വാങ്ങി പതിനേഴ ശേക്കൽ വെള്ളിദ്രവ്യം തൂക്കിക്കൊടുത്തു,
൧൦ ആധാരം എഴുതി മുദ്രയിട്ടു സാക്ഷികളെ നിറുത്തി ദ്രവ്യത്തെ തുലാസിൽ
൧൧ തൂക്കിക്കൊടുത്തു, വഴിയും മൊഴിയുമായുള്ള വിലയാധാരം (രണ്ടും) അ
൧൨ ടെച്ചു മുദ്രയിട്ടതും തുറന്നിരിക്കുന്നതും വാങ്ങി, മച്ചുനൻ ഹനമേലും
ആധാരത്തിൽ ഒപ്പിട്ട സാക്ഷിക്കാരും കാണ്കെ കാവൽമുററത്ത് ഇരിക്കു
ന്ന എല്ലാ യഹൂദന്മാരും കാണ്കെ ഞാൻ വിലയാധാരത്തെ മസ്സെയാപുത്ര
൧൩ നായ നേരിയ്യാപുത്രൻ ബാരുക്കിന്നു കൊടുത്തു അവരുടേ മുമ്പാകേ ബാ
൧൪ രുക്കോടു കല്പിച്ചിതു: ഇസ്രയേലിൻദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടയ യ
ഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: മുദ്രയിട്ടതും തുറന്നിരിക്കുന്നതും ആയ ഈ
വിലയാധാരം (രണ്ടും) മേടിച്ചു അവ ഏറിയ കാലം നില്പാനായി ഒരു
൧൫ മണ്പാത്രത്തിൽ വെക്കുക! കാരണം ഈ ദേശത്തിൽ ഇനി വീടുകളും നി
ലമ്പറമ്പുകളും വിലെക്കു കൊള്ളുമാറുണ്ടു എന്ന് ഇസ്രയേലിൻദൈവമായ
സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നു.
൧൬ വിലയാധാരത്തെ നേരിയ്യാപുത്രനായ ബാരുക്കിൻേറ വശം കൊടു
൧൭ ത്ത ശേഷം ഞാൻ യഹോവയോടു പ്രാൎത്ഥിച്ചിതു: ഹാ ദൈവമായ
യഹോവേ നിൻേറ വലിയ ഊക്കിനാലും നീട്ടിയ ഭുജത്താലും നീ ഇതാ
വാനങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ നിനക്ക് അരുതാത്തത് ഒന്നും
൧൮ ഇല്ല. നീ ആയിരങ്ങൾക്കു ദയ കാട്ടുകയും അപ്പന്മാരുടേ അകൃത്യത്തെ
അവരുടേ ശേഷമുള്ള മക്കളുടേ മടിയിലേക്കു മടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, സൈ
ന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്ന പേരുള്ള വലിയ ദേവനും വീരനും ആയു
൧൯ ള്ളോവേ! മന്ത്രണം വലിയവനും പ്രവൎത്തനം പെരുകിയവനും തന്നേ.
അവനവന്നു തൻ വഴിക്കും പ്രവൃത്തികളുടേ ഫലത്തിന്നും തക്കവണ്ണം
കൊടുപ്പാൻ തൃക്കണ്ണുകൾ മനുഷ്യപുത്രന്മാരുടേ എല്ലാ വഴികളിന്മേലും മിഴി
൨൦ ച്ചു പാൎക്കുന്നവനേ! മിസ്രദേശത്തും ഇസ്രയേലിലും മററു മനുഷ്യരിലും
ഇന്നാൾവരേ അടയാളങ്ങളെയും അത്ഭുതങ്ങളെയും കാട്ടി ഇന്നു കാണു
൨൧ മ്പോലേ നിനക്ക് ഒരു നാമത്തെ ഉണ്ടാക്കി, ഇസ്രയേലാകുന്ന നിൻ
ജനത്തെ അടയാള അത്ഭുതങ്ങൾകൊണ്ടും ബലത്ത കൈകൊണ്ടും നീട്ടി
യ ഭുജംകൊണ്ടും മഹാഭീതിയാലും മിസ്രദേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുവിക്കയും,
൨൨ പിതാക്കന്മാൎക്കു കൊടുപ്പാൻ ആണയിട്ട ഈ ദേശം പാലും തേനും ഒഴുകു
൨൩ ന്നതായി അവൎക്കു കൊടുക്കയും ചെയ്യുവനേ! അവർ പുക്കടക്കീട്ടും നി

ൻേറ ശബ്ദം കേളാതേയും നിൻ ധൎമ്മത്തിൽ നടക്കാതേയും ചെയ്യേണം
എന്നു നീ അവരോടു കല്പിച്ചത് ഒന്നും ചെയ്യാതേയും പോകയാൽ ഈ സ
൨൪ കലദുൎവ്വിധം നീ അവൎക്കു അകപ്പെടുവിച്ചുവല്ലോ! ഇതാ പട്ടണത്തെ പി
ടിപ്പാൻ (ത്രുത്ത) കൊന്തളമാടുകൾ (മതില്ക്കു) വന്നു നികന്നു, പട്ടണം മുട്ടി
ച്ചുപൊരുന്ന കല്ദയരുടേ കൈവശമാകുന്നതു വാളും ക്ഷാമവും മഹാരോ
ഗവും ഹേതുവാൽ തന്നേ. നീ ചൊല്ലിയതുണ്ടായി, നീയും ഇതാ കാ
൨൫ ണുന്നു. എന്നിട്ടും യഹോവാകൎത്താവേ പട്ടണം കല്ദയരുടേ കയ്യിൽ
ആയപ്പോഴേക്കു നീ സാക്ഷികളെവെച്ചുംകൊണ്ടു നിലത്തെ വിലെക്കു
വാങ്ങിക്കോൾക! എന്ന് എന്നോടു പറഞ്ഞുവല്ലോ?
൨൬ എന്നതിന്നു യഹോവാവചനം യിറമിയാവിന്നു ഉണ്ടായിതു:
൨൭ ഇതാ ഞാൻ സകലജഡത്തിൻേറ ദൈവമായ യഹോവ തന്നേ, എനിക്ക്
൨൮ എന്തെങ്കിലും അരുതാത്തതോ? അതുകൊണ്ടു യഹോവ പറയുന്നിതു
ഈ പട്ടണത്തെ ഞാൻ ഇതാ കല്ദയരുടേ കയ്യിലും ബാബേൽരാജാവായ
നബുകദ്രേചരുടേ കയ്യിലും കൊടുക്കുന്നു, അവൻ അതിനെ പിടിക്കും.
൨൯ ഈ പട്ടണത്തെക്കൊള്ളേ പൊരുന്ന കല്ദയർ പുക്കു പട്ടണത്തെ കത്തി
ച്ചു ചുട്ടും, മേല്പുരകളിൽ ബാളിന്നു ധൂപം കാട്ടി അന്യദേവകൾക്ക് ഊക്ക
൩൦ ഴിച്ചു എന്നെ മുഷിപ്പിച്ചുപോന്ന ഭവനങ്ങളും കൂടേ തന്നേ. കാരണം
ഇസ്രയേൽപുത്രരും യഹൂദാപുത്രരും ബാല്യംമുതൽ എൻ കണ്ണിൽ തീയതു
മാത്രം ചെയ്തുപോന്നു തങ്ങളുടേ കൈക്രിയകൊണ്ടു ഇസ്രയേൽപുത്രന്മാർ
എന്നെ മുഷിപ്പിക്കുന്നവരത്രേ എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൩൧ ഈ പട്ടണം പണിത നാൾമുതൽ ഇന്നുവരേ അത് എന്മുമ്പിൽനിന്നു
അകററുവാന്തക്കവണ്ണം എനിക്കു കോപവും ചൂട്ടും ഉണ്ടാക്കി വന്നു,
൩൨ ഇസ്രയേൽപുത്രരും യഹൂദാപുത്രരും അവരുടേ രാജാക്കൾ പ്രഭുക്കൾ പു
രോഹിതപ്രവാചകന്മാരും യഹൂദാപുരുഷന്മാരും യരുശലേംകുടിയാന്മാ
രുമായി എന്നെ മുഷിപ്പിപ്പാൻ ചെയ്ത സകലദോഷം നിമിത്തം തന്നേ.
൩൩ അവർ മുഖമല്ല പിടരി എനിക്കു കാട്ടി പുലരേ അവരെ പടിപ്പിച്ചുകൊ
൩൪ ള്ളുംതോറും ശിക്ഷ കൈക്കൊൾവ്വാൻ കേളാതേപോകുന്നു. (൭, ൩൦ f.) എ
ന്നാമം വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആലയത്തെ അശുദ്ധമാക്കുവാൻ അതിൽ തങ്ങ
൩൫ ളുടേ വെറുപ്പുകളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു, ബേൻഹിന്നോംതാഴ്വരയിൽ ബാളി
ന്നു കുന്നുകാവുകളെ തീൎത്തു തങ്ങളുടേ പുത്രരെയും പുത്രിമാരെയും മോല
കിന്നു ചുടുവാനും (ആയതു ഞാൻ അവരോടു കല്പിച്ചതും ഇല്ല എൻ മന
സ്സിൽ തോന്നിയതും ഇല്ല) ഇങ്ങനത്തേ അറെപ്പു ചെയ്തുകൊണ്ടു യഹൂദ

൩൬ യെ പിഴെപ്പിപ്പാനും തന്നേ.— അതുകൊണ്ടു് ഇപ്പോൾ വാളാലും ക്ഷാ
മത്താലും മഹാരോഗത്താലും ബാബേൽരാജാവിൻ കൈവശമായ്പ്പോക
ന്നു എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ പട്ടണത്തെ തൊട്ടു ഇസ്രയേലിൻദൈ
൩൭ വമായ യഹോവ പറയുന്നിതു: എൻ കോപത്തിലും ഊഷ്മാവിലും മഹാ
ക്രോധത്തിലും ഞാൻ അവരെ ആട്ടിത്തള്ളിയ സകലദേശങ്ങളിൽനിന്നും
൩൮ ചേൎത്തു ഈ സ്ഥലത്തേക്കു മടക്കി നിൎഭയമായി കുടിയിരുത്തും. അവർ
൩൯ എനിക്കു ജനവും ഞാനവൎക്കു ദൈവവും ആകും. അവൎക്കും അവരുടേ
ശേഷം മക്കൾക്കും ഗുണത്തിന്നായിട്ടു എന്നെ എല്ലാ നാളും ഭയപ്പെടുവാൻ
൪൦ ഏകഹൃദയത്തെയും ഏകവഴിയെയും അവൎക്കു കൊടുക്കും. അവൎക്കു നന്മ
ചെയ്വാൻ അവരോടു് എന്നും അകലാതേ നില്ക്കും എന്നു് ഒരു നിത്യനിയ
മം അവരോടു തീൎക്കും, അവർ എന്നെ വിട്ടുമാറായ്വാൻ എൻ ഭയത്തെ അ
൪൧ വരുടേ ഹൃദയത്തിൽ ആക്കും. അവൎക്കു നന്മ ചെയ്വാൻ അവരിൽ ഞാൻ
ആനന്ദിച്ചു ഉണ്മയിൽ സൎവ്വഹൃദയത്തോടും സൎവ്വമനസ്സോടും ഈ ദേശ
൪൨ ത്തിൽ അവരെ നടുകയും ചെയ്യും.— എങ്ങനേ എന്നാൽ യഹോവ
പറയുന്നിതു: ഞാൻ ഈ ജനത്തിന്മേൽ ഈ വലിയ തിന്മ എല്ലാം വരു
ത്തിയപ്രകാരം തന്നേ ഞാൻ അവരിൽ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ നന്മ
൪൩ യും വരുത്തുന്നു. ഈ നാടു മനുഷ്യനും കന്നാലിയും ഇല്ലാതോളം കാടാ
യി കല്ദയരുടേ കയ്യിൽ കൊടുത്തുകിടക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന
൪൪ തിൽ ഇനി നിലം മേടിപ്പാറാകും. ബിന്യാമിൻദേശം യരുശലേമിൻ
ചുററങ്ങൾ യഹൂദാനഗരങ്ങളിലും മലപ്പുറത്തൂരുകളിലും താഴ്വീതിനഗര
ങ്ങളിലും തെക്കങ്ങൂരുകളിലും നിലങ്ങളെ വിലെക്കു വാങ്ങി ആധാരം
എഴുതി മുദ്രയിട്ടു സാക്ഷികളെ വെച്ചുകൊൾ്വാറുണ്ടു; അവരുടേ അടിമ
യെ ഞാൻ യഥാസ്ഥാനമാക്കി മാററും സത്യം എന്നു യഹോവയുടേ
അരുളപ്പാടു.

൩൩. അദ്ധ്യായം.

യഹൂദ നശിച്ചാൽ പിന്നേ അതിശയമായി വൎദ്ധിക്കുന്നതല്ലാതേ (൧൪) ദാവി
ദിൻ തളിർ അതിൽ രാജത്വവും പൌരോഹിത്യവും പുതുക്കും (൨൩) രണ്ടും
ആചന്ദ്രാൎക്കം നില്ക്കും.

൧ യിറമിയാ കാവൽമുററത്തു തടവിൽ നില്ക്കുമ്പോൾ തന്നേ യഹോവാവച
൨ നം രണ്ടാമതും അവന്നു് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: (ചൊല്ലിയതിനെ) ചെ
യ്യുന്ന യഹോവ, അതിനെ നിലനിൎത്തുവാൻ ഉരുവാക്കുന്ന യഹോവ ത

൩ ന്നേ ഇപ്രകാരം പറയുന്ന (യഹോവ എന്ന് അവൻേറ നാമം): എന്നെ
നോക്കി വിളിക്ക, ഞാനും ഉത്തരം പറഞ്ഞു നീ അറിയാത്ത വലിയ അ
൪ ഗോചരങ്ങളെ നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കും. (അണയുന്ന) കൊന്തളമാടുക
ളെയും വാളിനെയും തടുപ്പാൻ നിങ്ങൾ പൊളിച്ചെടുത്ത ഈ പട്ടണത്തി
ലേ വീടുകളെയും യഹൂദാരാജാലയങ്ങളെയും കല്ദയരോടു പോരാടുവാൻ
ചെല്ലുന്നവരെയും വിചാരിച്ച ഇസ്രയേലിൻദൈവമായ യഹോവ പറയു
൫ ന്നിതു: ഇവരുടേ സകലദോഷം നിമിത്തം ഞാൻ ഈ പട്ടണത്തിൽ
നിന്ന എൻ മുഖത്തെ മറെച്ചിട്ടു എൻ കോപത്തിലും ഊഷ്മാവിലും വെട്ടു
ന്ന മനുഷ്യരുടേ ശവങ്ങളെ ഈ വീടുകളിൽ നിറെപ്പാൻ മാത്രം ഇവർ
൬ മതിരുന്നതു. ഞാനോ ഇതാ അവൾക്കു പത്തിയും ചികിത്സയും ഇട്ടു
അവരെ സൌഖ്യമാക്കി സമാധാനസത്യങ്ങളുടേ ഐശ്വൎയ്യം അവൎക്കു വെ
൭ ളിപ്പെടുത്തും. യഹൂദയുടേ അടിമയെയും ഇസ്രയേലിൻ അടിമയെയും
ഞാൻ യഥാസ്ഥാനമാക്കി അവരെ ആദിയിലേ പോലേ പണിയിക്കും.
൮ അവർ എന്നോടു പിഴെച്ച സകലഅകൃത്യത്തിൽനിന്നും അവരെ ശുദ്ധീ
കരിക്കയും അവർ എന്നോടു പാപം ചെയ്തു ദ്രോഹിച്ച എല്ലാ കുററങ്ങ
൯ ളെയും മോചിക്കയും ചെയ്യും. (യരുശലേം) ആയവളോ ഭൂമിയിലേ സ
കലജാതികളോടും എനിക്ക് ആനന്ദനാമവും സ്തോത്രവും മഹിമയും ആകും;
ഞാൻ അവരിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നന്മയും ഇവർ കേട്ടിട്ടു ഞാൻ അവളിൽ
വരുത്തുന്ന സകലഗുണവും സമാധാനവും വിചാരിച്ചു പേടിച്ചു വിറെ
൧൦ ക്കയും ചെയ്യും.— യഹോവ പറയുന്നിതു: മനുഷ്യനും കന്നാലിയും ഇ
ല്ലാതോളം ഈ ദിക്കു പാഴായിപ്പോയി എന്ന നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന യഹൂദാ
നഗരങ്ങളിലും, മനുഷ്യനും കുടിയും മൃഗവും നില്ക്കാതോളം ശൂന്യമായ
൧൧ യരുശലേംതെരുക്കളിലും, (൨൫, ൧൦) സന്തോഷാനന്ദങ്ങളുടേ ശബ്ദവും
മണവാളൻേറ ശബ്ദവും പുതിയപെണ്ണിൻ ശബ്ദവും "സൈന്യങ്ങളുടയ
യഹോവയെ വാഴ്ത്തുവിൻ, കാരണം അവൻ നല്ലവൻ തന്നേ അവൻേറ
ദയ യുഗപൎയ്യന്തമുള്ളതല്ലോ" (സങ്കീ. ൧൦൬, ൧) എന്ന ചൊല്ലി യഹോ
വാലയത്തിൽ സ്തോത്രം കൊണ്ടുവരുന്നവരുടേ ശബ്ദവും ഇനി ഇവിടേ
കേൾക്കപ്പെടും. ആദിയിലേ പോലേ അവരുടേ അടിമയെ ഞാൻ മാ
൧൨ ററും സത്യം എന്ന യഹോവ പറയുന്നു.— സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ
പറയുന്നിതു: മനുഷ്യനും കന്നാലിയും കൂടേ ഇല്ലാതേ പാഴായ ഈ സ്ഥ
ലത്തും അതിൻേറ സകലനഗരങ്ങളിലും ഇനി ആടുകളെ കിടത്തുന്ന
൧൩ ഇടയന്മാരുടേ പുലം ഉണ്ടാകും, മലപ്പുറത്ത് ഊരുകളിലും താഴ്ത്തിനഗ

രങ്ങളിലും തെക്കുറ് ഊരുകളിലും ബിന്യമിൻദേശത്തും യരുശലേമിൻ
ചുററങ്ങളിലും യഹൂദാനഗരങ്ങളിലും ഇനി ആട്ടിങ്കൂട്ടങ്ങൾ എണ്ണുന്നവ
ന്റേ കൈക്കീഴ് കടപ്പാറാകും എന്നു യഹോവ പറയുന്നു.
൧൪ ദിവസങ്ങൾ ഇതാ വരുന്നു എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു: ഞാൻ
ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തോടും യഹൂദാഗൃഹത്തോടും ഉരെച്ച നല്ല വാക്കിനെ നി
൧൫ വൃത്തിയാക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ. ആ നാളുകളിലും ആ കാലത്തിലും ഞാൻ
ദാവിദിന്നു നീതിയുടേ തളിരിനെ മുളെപ്പിക്കും അവൻ ഭൂമിയിൽ ന്യായ
൧൬ വും നീതിയും നടത്തും (൨൩, ൫). അന്നാളുകളിൽ യഹൂദ രക്ഷപ്പെട്ടും
യരുശലേം നിൎഭയമായി വസിക്കും, അവൾക്കു വിളിപ്പാനുള്ളതു ഞങ്ങളുടേ
൧൭ നീതി യഹോവ എന്നാകും. എങ്ങനേ എന്നാൽ യഹോവ പറയുന്നിതു:
(൧ രാജ. ൨, ൪) ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ ദാ
൧൮ വിദിന്ന് ഒരു പുരുഷൻ അററുപോക ഇല്ല. നാൾതോറും ഹോമം കഴി
പ്പാനും കാഴ്ച ധൂപിപ്പാനും ബലി അൎപ്പിപ്പാനും ലേവ്യപുരോഹിതന്മാൎക്കും
൧൯ എന്റേ മുമ്പാകേ ഒരു പുരുഷൻ അററുപോകയും ഇല്ല.— യഹോവാ
൨൦ വചനം യിറമിയാവിന്നുണ്ടായിതു: യഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ത
ത്സമയത്തു പകലും രാവും ഇല്ലാതവണ്ണം നിങ്ങൾ എന്റേ ദിവസനിയമ
൨൧ ത്തെയും രാത്രിനിയമത്തെയും ഭഞ്ജിക്കും എങ്കിൽ, എൻ ദാസനായ ദാ
വിദിന്നു സിംഹാസനത്തിന്മേൽ വാഴുന്ന പുത്രൻ ഇല്ലാതവണ്ണം അവ
നോടും എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ലേവ്യപുരോഹിതന്മാരോടും ഉള്ള എൻ നി
൨൨ യമവും കൂടേ ഭഞ്ജിക്കപ്പെട്ടും. വാനസൈന്യം എണ്ണുവാനും കടൽമണൽ
അളപ്പാനും കഴിയാത്തപ്രകാരം തന്നേ എൻ ദാസനായ ദാവിദിൻ സന്ത
൨൩ തിയെയും എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ലേവ്യരെയും ഞാൻ പെരുക്കും.— യ
൨൪ ഹോവാവചനം യിറമിയാവിന്നു ഉണ്ടായിതു: യഹോവ തെരിഞ്ഞെടുത്ത
രണ്ടു കുലങ്ങളെയും അവൻ വെറുത്തുകളഞ്ഞു എന്ന് ഈ ജനം ചൊല്ലി
വരുന്നതു നീ കാണുന്നില്ലയോ? ഇങ്ങനേ അവർ എൻ ജനത്തെ ധിക്ക
൨൫ രിച്ചു അത് അവൎക്കു ഇനി ഒരു ജാതി അല്ല എന്നു കാട്ടുന്നു. യഹോവ
പറയുന്നിതു: പകലിരവോടുള്ള എൻ നിയമം ഇല്ല എങ്കിൽ, വാനഭൂമി
൨൬ കളുടേ വെപ്പുകളെ ഞാൻ വെച്ചില്ല എങ്കിൽ, ഞാൻ യാക്കോബിൻ
സന്തതിയെയും എൻ ദാസനായ ദാവിദിനെയും വെറുത്തിട്ടു അബ്രഹാം
ഇഛാക് യാക്കോബ് എന്നവരുടേ സന്തതിയിൽ വാഴുന്നോരെ അവ
ന്റേ സന്തതിയിൽനിന്ന് എടുക്കുന്നതു മതിയാക്കിക്കളയും; അവരുടേ
അടിമയെ ഞാൻ മാററി അവരെ കനിഞ്ഞുകൊള്ളുന്നുണ്ടു സത്യം.

III. പ്രബന്ധം. യരുശലേമിൻ കലാപകാലത്തു പ്രവാചകൻ വ്യാപരിച്ചനുഭവിച്ചതും.

(അ. ൩൪—൪൫.)

൩൪. അദ്ധ്യായം.

പട്ടണനിരോധകാലത്തിങ്കൽ രാജാവോടു കല്ദയരുടേ ജയത്തെ അറിയിച്ചതും (൮) അടിമകളുടേ വിട്ടതലെ തലവർ നിഷ്ഫലമാക്കുകകൊണ്ടു ശിക്ഷ വരുംപ്രകാരം ഗ്രഹിപ്പിച്ചതും.

൧ ബാബേൽരാജാവായ നബുകദ്രേചർ സകലസൈന്യവും അവന്റേ
കൈവാഴ്ചെക്കടങ്ങിയ ഭൂമിയിലേ സൎവ്വരാജ്യങ്ങളും എല്ലാ വംശങ്ങളു
മായി യരുശലേമെയും അതിന്നടുത്ത സകലനഗരങ്ങളെയുംകൊള്ളേ
പോരാടുമ്പോൾ യഹോവയിൽനിന്നു യിറമിയാവിന്ന് ഉണ്ടായ വചന
മാവിതു.
൨ ഇസ്രയേലിൻദൈവമായ യഹോവ പറയുന്നിതു: യഹൂദാരാജാവായ
ചിദക്കീയാവോടു നീ ചെന്നു പറയേണ്ടുന്നിതു: യഹോവ ഇപ്രകാരം പ
റയുന്നു: (൩൨, ൨ *ff.*) ഞാൻ ഇതാ ഈ പട്ടണത്തെ ബാബേൽരാജാവി
ന്റേ കൈക്കൽ കൊടുക്കുന്നു, അവൻ അതിനെ തീ ഇട്ടു ചുട്ടുകളയും.
൩ നീയും അവന്റേ കയ്യിൽനിന്നു ചാടിപ്പോകാതേ പിടിക്കപ്പെടുകയും അ
വന്റേ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കപ്പെടുകയും ആം. നിന്റേ കണ്ണുകൾ ബാബേൽ
രാജാവിന്റേ കണ്ണുകളെ കാണും, അവൻ വായ്ക്കു വായായി നിന്നോടു
൪ സംസാരിക്കും, നീ ബാബേലിൽ ചെല്കയും ചെയ്യും. എങ്കിലും യഹോവാ
വചനത്തെ കേൾക്ക: യഹൂദാരാജാവായ ചിദക്കീയാവേ നിന്നെ ചൊല്ലി
൫ യഹോവ പറയുന്നിതു: നീ വാളാൽ മരിക്ക ഇല്ല സമാധാനത്തിൽ മരി
ക്കും, നിന്റേ മുമ്പിലത്തേ പുരാണരാജാക്കന്മാരായ അഛ്ശന്മാൎക്കു സുഗന്ധ
ങ്ങളെ എരിച്ചതു പോലേ നിണക്കും കത്തിക്കയും "അയ്യോ തമ്പുരാനേ"
എന്നു തൊഴിക്കയും ചെയ്യും. ഒരു വാക്കു ഞാൻ ഉരെച്ചുവല്ലോ എന്നു യ
൬ ഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.— ഈ വാക്കുകളെ ഒക്കയും യിറമിയാപ്രവാ
ചകൻ യഹൂദാരാജാവായ ചിദക്കീയാവോടു യരുശലേമിൽ ചൊല്ലിയതു,
൭ ബാബേൽരാജാവിന്റേ ബലം യരുശലേമിന്നും മിഞ്ചിനില്ക്കുന്ന സകല
യഹൂദാനഗരങ്ങൾക്കും എതിർപൊരുമ്പോൾ തന്നേ. അന്നു ലാകീശ് അ

ജേഖ ഈ രണ്ടു മാത്രം യഹൂദാനഗരങ്ങളിൽ കോട്ടകളായി ശേഷിച്ചു നി
ല്ക്കു ഉള്ളു.
൮ പിന്നേ ചിദക്കീയാരാജാവു യരുശലേമിലുള്ള സകലജനത്തോടും ഒരു
നിയമത്തെ കഴിച്ചതിന്റേ ശേഷം യഹോവയിൽനിന്നു യിറമിയാവി
൯ ന്നു ഉണ്ടായ വചനമാവിതു: ആയവർ നിയമം കഴിച്ചതു, അവനവൻ
തന്റേ ദാസനെയും ദാസിയെയും എബ്രയനും എബ്രയത്തിയും ആയാൽ
വെറുതേ അയച്ചുവിടേണം എന്നും സഹോദരനായ ഒരു യഹൂദനെയും
ഇനി ആരാനും സേവിപ്പിക്കരുത് എന്നും ഇങ്ങനേ സ്വാതന്ത്ര്യം ഘോ
൧൦ ഷിപ്പാൻ തന്നേ. എല്ലാ പ്രഭുക്കന്മാരും നിയമത്തിൽ പ്രവേശിച്ച സൎവ്വ
ജനവും താന്താന്റേ ദാസനെയും ദാസിയെയും ഇനി സേവിപ്പിക്കാതേ
കണ്ടു വെറുതേ അയച്ചുവിടത്തക്കവണ്ണം കേട്ടനുസരിച്ച് അയക്കയും
൧൧ ചെയ്തു. പിന്നേടം അവർ തിരിഞ്ഞു വെറുതേ അയച്ചുവിട്ട ദാസീദാസ
ന്മാരെ മടക്കിവരുത്തി ദാസ്യം പിണെച്ച് അടക്കുകയും ചെയ്തു.
൧൨ അപ്പോൾ യഹോവയിൽനിന്നു യിറമിയാവിന്നു യഹോവാവചനം ഉ
൧൩ ണ്ടായിതു: ഇസ്രയേലിൻ ദൈവമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:
നിങ്ങളുടേ പിതാക്കന്മാരെ ഞാൻ അടിമവീടാകുന്ന മിസ്രദേശത്തുനിന്നു
൧൪ പുറപ്പെടുവിച്ചന്നു ഞാൻ അവരോട് ഒരു നിയമം കഴിച്ചു, (൫ മോ. ൧൫,
൧൨) ഏഴാണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ എബ്രയൻ തന്നെ താൻ
നിണക്കു വിററുപോയെങ്കിൽ സഹോദരനെ അയച്ചുവിടേണം, ആറാ
ണ്ടേ അവൻ സേവിക്കേണ്ടു, പിന്നേ അവനെ വെറുതേ വിടേണം എ
ന്നു നിശ്ചയിച്ചതിനെ പിതാക്കന്മാർ കേളാതേ എനിക്കു ചെവി ചായ്ക്കാ
൧൫ തേയും പോയി. നിങ്ങളോ ഇന്നു തിരിഞ്ഞു എൻ കണ്ണിന്നു നേരായി
തോന്നുന്നതു ചെയ്തുകൊണ്ടു നിങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഘോഷിച്ചു എന്നാമം
വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആലയത്തിൽ എന്റേ മുമ്പാകേ നിയമം കഴിച്ചിരുന്നു.
൧൬ അനന്തരം നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു എന്നാമത്തെ ബാഹ്യമാക്കിക്കൊണ്ടു താ
ന്താൻ ഇഷ്ടമ്പോലേ പോവാൻ വെറുതേ അയച്ച ദാസീദാസന്മാരെ മട
൧൭ ക്കിവരുത്തി ദാസ്യം പിണെച്ചടക്കിവെച്ചുവല്ലോ. — അതുകൊണ്ടു യ
ഹോവ പറയുന്നിതു: താന്താന്റേ സഹോദരനും കൂട്ടകാരനും സ്വാത
ന്ത്ര്യം ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ എന്നെ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല, ഇ
താ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം ഘോഷിക്കുന്നതു വാളിന്നും മഹാരോഗ
ത്തിന്നും ക്ഷാമത്തിന്നും തന്നേ, ഭൂമിയിലേ സകലരാജ്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ
നിങ്ങളെ മെയ്യേറുവാനും കൊടുക്കുന്നു എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.

൧൮ എന്റെ മുമ്പിൽ നിയമം കഴിച്ചതിന്റെ വചനങ്ങളെ നിവൃത്താതേ എൻ
നിയമത്തെ കടന്നുപോയ പുരുഷന്മാരെ അവർ രണ്ടായി മുറിച്ചു ഖണ്ഡ
൧൯ ങ്ങളൂടേ കടന്നുചെന്ന കന്നിന്നു സമമാക്കിവെക്കും. ആ കന്നിൻ ഊപ്പു
കളൂടേ ചെന്ന യഹൂദാപ്രഭുക്കന്മാർ യരുശലേംപ്രഭുക്കളും പള്ളിയറക്കാർ
൨൦ പുരോഹിതരും ദേശസ്ഥജനം ഒക്കയും, ഇവരെ ഞാൻ ശത്രുക്കളുടേ കയ്യി
ലും അവരുടേ പ്രാണനെ അന്വേഷിക്കുന്നവരുടേ കയ്യിലും കൊടുക്കും,
൨൧ അവരുടേ പിണം വാനപക്ഷിക്കും ഭൂമൃഗത്തിന്നും ഊണാകും. യഹൂദാ
രാജാവായ ചിദക്കീയാവെയും പ്രഭുക്കന്മാരെയും ഞാൻ ശത്രുക്കളുടേ കയ്യി
ലും പ്രാണനെ അന്വേഷിക്കുന്നവരുടേ കയ്യിലും നിങ്ങളെ വിട്ടുമാറിയ
൨൨ ബാബേൽരാജബലത്തിന്റെ കയ്യിലും തന്നേ ഏല്പിക്കും. ഞാൻ ഇതാ
കല്പിച്ചിട്ടു അവരെ ഈ പട്ടണത്തിലേക്കു മടക്കുന്നതു ഇതിനെ പൊരുതു
പിടിച്ചു തീയിൽ ചുടുവാൻ തന്നേ, എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു;
യഹൂദാനഗരങ്ങളെയോ ഞാൻ കുടിയില്ലാതേ പാഴാക്കി വെക്കുന്നുണ്ടു.

൩൫. അദ്ധ്യായം.

ഒന്നാം നിരോധകാലത്തു പട്ടണത്തിൽ നില്ക്കുന്ന രേകാബ്യൎക്കു വീഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ (൬) മൂത്തപ്പന്റെ വാക്കു പ്രമാണിച്ചു കുടിയാതേ പാൎത്തു (൧൨) ഇസ്രയേലിന്റെ അനുസരണക്കേടിന്നു (൧൮) ശിക്ഷയെയും രേകാബ്യൎക്കു നിത്യമാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

൧ യോശീയാപുത്രനായ യോയക്കീം എന്ന യഹൂദാരാജാവിൻ നാളിൽ യ
൨ ഹോവയിൽനിന്നു യിറമിയാവിന്നുണ്ടായ വചനം: നീ രേകാബ്യകുഡും
ബത്തെ ചെന്നുകണ്ടു സംസാരിച്ചു അവരെ യഹോവാലയത്തിൽ ഒരു
൩ മുറിയിലേക്കു പൂകിച്ചു വീഞ്ഞു കുടിപ്പിക്ക! എന്നാറേ ഞാൻ ചെന്നു ഹ
ബച്ചിന്യാപുത്രനായ യിറമ്യാപുത്രനായ യാജന്യാവെയും സഹോദരരെയും
സകലപുത്രന്മാരെയും ശേഷം രേകാബ്യകുഡുംബത്തെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ദേ
൪ വാലയത്തിൽ പൂകിച്ചു, ശല്ലുംപുത്രനായ മാസേയാ എന്ന പടിക്കാവല്ക്കാ
രന്റെ മുറിക്കു മീത്തലുള്ള പ്രഭുക്കന്മാരുടേ മുറിക്കരികേ യിഗ്ദല്യാപുത്രനും
ദേവപുരുഷനും ആയ ഹാനാനു ഒരു മുറി ഉള്ളതിലേക്ക് ആക്കി,
൫ വീഞ്ഞു നിറെച്ച കിണ്ടികളും പാനപാത്രങ്ങളും രേകാബ്യകുഡുംബത്തിലേ
മക്കളുടേ മുമ്പാകേ വെച്ചു വീഞ്ഞു കുടിപ്പിൻ! എന്ന് അവരോടു പറഞ്ഞു.—
൬ അവർ പറഞ്ഞു: ഞങ്ങൾ വീഞ്ഞു കുടിക്ക ഇല്ല, എങ്ങനേ എന്നാൽ രേ

കാബ് പുത്രനായ യോനദാബ് എന്ന ഞങ്ങടേ അപ്പൻ നിങ്ങളും മക്കളും
൭ എന്നേക്കും വീഞ്ഞു കുടിക്കരുത് എന്നും, പുര എടുക്കയും വിത്തു വാളുക
യും പറമ്പു നടുകയും അരുതു. ഈ വക നിങ്ങൾക്കു ഉണ്ടാകയും
അരുതു നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭൂമിമേൽ അനേകം നാൾ ജീവിക്കേ
ണ്ടതിന്നു വാഴുനാൾ തോറും കൂടാരങ്ങളിൽ പാൎക്കേ ഉള്ളൂ, എന്നും ഞങ്ങ
൮ ളോടു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. രേകാബ് പുത്രനായ യോനദാബ് അപ്പൻ ഞ
ങ്ങളോടു കല്പിച്ചതിൽ ഒക്കയും അവന്റെ ശബ്ദം ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു
ഞങ്ങളും സ്ത്രീകളും മക്കളും മകളരും വാഴുനാൾ തോറും വീഞ്ഞു കുടിക്കാതെ,
൯ വസിപ്പാൻ പുരകൾ എടുക്കാതെയും പറമ്പും നിലവും വിത്തും ഒട്ടും ഇല്ലാ
൧൦ തേയും കൂടാരങ്ങളിൽ പാൎത്തും യോനദാബ് അപ്പൻ ഞങ്ങളോടു കല്പിച്ച
൧൧ പ്രകാരം ഒക്കയും കേട്ടു നടന്നും പോരുന്നു. ശേഷം ബാബേൽരാജാ
വായ നബൂകദ്രേചർ നാട്ടിൽ കരേറിയപ്പോൾ "അല്ലയോ കല്ദയബല
ത്തിന്നും അറാമ്യസൈന്യത്തിന്നും മുമ്പിൽനിന്നു നാം യരുശലേമിൽ ചെ
ല്ലുക" എന്നു ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ യരുശലേമിൽ വന്നു പാൎക്കുന്നു.
൧൨. ൧൩ എന്നാറെ യഹോവാവചനം യിറമിയാവിന്നുണ്ടായിതു: ഇസ്രയേലിൻ
ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: നീ ചെ
ന്നു യഹൂദാപുരുഷരോടും യരുശലേംനിവാസികളോടും പറക: എന്റെ
വചനങ്ങളെ കേട്ടുകൊൾവാൻ നിങ്ങൾ ശിക്ഷ കൈക്കൊൾക ഇല്ലയോ?
൧൪ എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. രേകാബ് പുത്രനായ യോനദാബ് ത
ന്റെ മക്കളോടു വീഞ്ഞു കുടിക്കായ്പാൻ കല്പിച്ച വാക്കുകളെ പ്രമാണമാക്കി
നടക്കുന്നു, അവർ അപ്പന്റെ കല്പനയെ കേട്ടു ഇന്നേവരേ കുടിക്കാതേ
നില്ക്കുന്നു, ഞാനോ പുലരേ നിങ്ങളോടു ഉരെച്ചുപോന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എ
൧൫ ന്നെ കേളാതേ പോയി. (൨൫, ൪) എന്റെ സകലദാസന്മാരായ പ്രവാ
ചകരെ പുലരേ നിങ്ങൾക്കായി അയച്ചു അവനവൻ തന്റെ ദുൎവ്വഴിയെ
വിട്ടു തിരിഞ്ഞു നിങ്ങടേ പ്രവൃത്തികളെ നന്നാക്കി അന്യദേവകളെ സേ
വിപ്പാൻ പിഞ്ചെല്ലാതേ നടന്നുകൊൾവിൻ! എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും
അപ്പന്മാൎക്കും തന്ന നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കു പാൎക്കാം എന്നു പറയിച്ചുപോന്നു
വല്ലോ? നിങ്ങൾ ചെവി ചാച്ചതും ഇല്ല എന്നെ അനുസരിച്ചതും ഇല്ല.
൧൬ രേകാബ് പുത്രനായ യോനദാബിൻ മക്കൾ അപ്പൻ കല്പിച്ച കല്പനയെ
൧൭ സാക്ഷാൽ പ്രമാണമാക്കി, ഈ ജനമോ എന്നെ കേട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടു
ഇസ്രയേലിൻ ദൈവമായി സൈന്യങ്ങളുടയ ദൈവമായ യഹോവ ഇപ്ര
കാരം പറയുന്നു: ഇതാ ഞാൻ യഹൂദയിൻമേലും യരുശലേമിലേ സകല

നിവാസികളിന്മേലും ചൊല്ലിയ തിന്മയെ ഒക്കയും വരുത്തുന്നു ഞാൻ അ
വരോട് ഉരെച്ചിട്ടും കേളാതേയും അവൎക്ക വിളിച്ചിട്ടും ഉത്തരം പറയാ
൧൮ തേയും പോകയാൽ തന്നേ.— എന്നാറേ യിറമിയാ റേകാബ്യകുഡുംബ
ത്തോട്ടു പറഞ്ഞിതു: ഇസ്രയേലിൻദൈവമായ സൈന്ന്യങ്ങളുടയ യഹോ
വ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: നിങ്ങൾ അപ്പനായ യോനദാബിൻ ചൊൽ
കേട്ടു അവന്റേ സകലകല്പനകളെ കാത്തു അവൻ നിങ്ങളോട്ടു കല്പിച്ച
൧൯ പ്രകാരം ഒക്കയും ചെയ്തു നടക്കകൊണ്ടു, റേകാബ്പുത്രനായ യോന
ദാബിന്നു എന്റേ മുമ്പാകേ നില്ക്കുന്ന പുരുഷൻ എല്ലാ നാളും അററുപോ
കയില്ല എന്നു ഇസ്രയേലിൻദൈവമായ സൈന്ന്യങ്ങളുടയ യഹോവ
പറയുന്നു.

൩൬. അദ്ധ്യായം.

പ്രവാചകങ്ങളെ സംക്ഷേപിച്ച് എഴുതിച്ചതു (൯) രാജാവു കുറിച്ചോരു നോമ്പുനാളിൽ ജനത്തോട്ടു വായിപ്പിച്ചാറേ (൨൦) രാജാവു ക്രുദ്ധിച്ചു ചുരുളിനെ ചുട്ടുകളകകൊണ്ടു (൨൭) അതിഘോരപ്രവാചകത്തെ മുമ്പേതിനോട്ടു ചേൎത്ത് എഴുതിച്ചതു.

൧ യോശീയാപുത്രനായ യോയക്കീം എന്ന യഹൂദാരാജാവിന്റേ നാലാം
ആണ്ടിൽ യഹോവയിൽനിന്നു യിറമിയാവിന്നു ഉണ്ടായ വചനമാവിതു:
൨ ഒരു ഗ്രന്ഥച്ചുരുളിനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു ഞാൻ യോശീയാവിൻ കാലംമുതൽ
ഇന്നേവരേ ഇസ്രയേൽ യഹൂദ സകലജാതികൾ ഇവരെ ചൊല്ലി നി
൩ ന്നോട് ഉരെച്ച എല്ലാ വചനങ്ങളെയും അതിൽ എഴുതുക! പക്ഷേ യ
ഹൂദാഗൃഹം അവനവൻ തൻ ദുൎവ്വഴിയെ വിട്ടു തിരിവാനും ഞാൻ അവരു
ടേ അകൃത്യത്തെയും പാപത്തെയും ക്ഷമിപ്പാനും തക്കവണ്ണം ഞാൻ അവ
രോട്ടു ചെയ്വാൻ ഭാവിക്കുന്ന തിന്മയെ ഒക്കയും കേട്ടുകൊൾകിലുമാം.—
൪ എന്നാറേ യിറമിയാ നേരിയ്യാപുത്രനായ ബാരുക്കിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി
യഹോവ അവനോട്ടു ഉരെച്ച സകലവചനങ്ങളെയും ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത
൫ പ്രകാരം ബാരുക് ഗ്രന്ഥച്ചുരുളിൽ എഴുതുകയും ചെയ്തു. യിറമിയാ ബാ
രുക്കോട്ടു കല്പിച്ചു: എനിക്ക മുടക്കം വരികയാൽ യഹോവാലയത്തിൽ
൬ പുക്കുകൂട. നീ അകത്തു ചെന്നു ഞാൻ ചൊല്ലിത്തന്നിട്ട് യഹോവാവച
നങ്ങളെ എഴുതിയ ചുരുളിൽ നോമ്പുനാൾക്ക യഹോവാലയത്തിൽ ജന
ത്തിന്റേ ചെവികൾ കേൾക്കേ വായിക്ക! നഗരങ്ങളിൽനിന്നു വന്ന

൭ സകലയഹൂദയും കേൾക്കേ നീ വായിക്കും. പക്ഷേ അവനവൻ ദുൎവ്വഴി
യെ വിട്ടു തിരിവോളം; അവർ കെഞ്ചി പ്രാൎത്ഥിക്കുന്നതു യഹോവയുടേ
മുമ്പിൽ എത്തുകില്ലുമാം യഹോവ ഈ ജനത്തിന്ന് എതിരേ ഉരെച്ച കോ
൮ പവും ഊഷ്മാവും സാക്ഷാൽ വലുതു തന്നേ, എന്നു യിറമിയാപ്രവാചകൻ
കല്പിച്ചവണ്ണം ഒക്കയും നേരിയ്യാപുത്രനായ ബാരുക് ചെയ്തു ദേവാലയ
ത്തിൽവെച്ചു യഹോവാവചനങ്ങളെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വായിക്കയും ചെയ്തു.
൯ യോശീയാപുത്രനായ യോയക്കീം എന്ന യഹൂദാരാജാവിന്റേ അഞ്ചാം
ആണ്ടു ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ യരുശലേമിലേ സൎവ്വജനവും യഹൂദാനഗ
രങ്ങളിൽനിന്നു യരുശലേമിൽ വന്ന സൎവ്വജനവും യഹോവയുടേ മുമ്പാ
൧൦ കേ ഒരു നോമ്പു ഘോഷിക്കായി. അന്നു ബാരുക് യഹോവാലയത്തിൽ
(ചെന്നു) അതിലേ പുതുവാതിൽപ്പടിക്കൽ മീത്തലേ മുററത്തു ശഫാൻപുത്ര
നായ ഗമൎയ്യാ എഴുത്തന്റേ മുറിയിൽ വായിച്ചു സകലജനത്തെയും കേൾ
൧൧ പ്പിച്ചു. ആ യഹോവാവചനങ്ങളെ ഒക്കയും ശഫാൻപുത്രനായ ഗമൎയ്യാപു
൧൨ ത്രനായ മീകയാ ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നു കേട്ടാറേ, രാജാലയത്തിലേക്ക് ഇറ
ങ്ങി എഴുത്തന്റേ മുറിയിൽ ചെന്നു. അവിടേ ഇതാ സകലപ്രഭുക്കന്മാ
രും ഇരുന്നിരുന്നു എലീശമാ എഴുത്തനും ശമയ്യാപുത്രനായ ദലായാവും അ
ക്ബോർപുത്രനായ എല്നഥാനും ശഫാൻപുത്രനായ ഗമൎയ്യാവും ഹനന്യാപു
൧൩ ത്രനായ ചിദക്കിയ്യാവും ശേഷം പ്രഭുക്കളും തന്നേ. ആയവരോടു മീക
യാ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ബാരുക് ജനങ്ങൾ കേൾക്കേ വായിച്ച സകലവച
൧൪ നങ്ങളെയും കേട്ടപ്രകാരം അറിയിച്ചപ്പോൾ, സകലപ്രഭുക്കന്മാരും കൂശ്യ
മകനായ ശലെമ്യാപുത്രനായ നഥന്യാപുത്രനായ യഹൂദിയെ ബാരുകിന്ന
രികേ അയച്ചു: ജനം കേൾക്കേ നീ വായിച്ച ചുരുളിനെ കയ്യിൽ എടു
ത്തുംകൊണ്ടു വരിക! എന്നു പറയിച്ചു, നേരിയ്യാപുത്രനായ ബാരുക് ചു
൧൫ രുളിനെ എടുത്തുംകൊണ്ടു വരികയും ചെയ്തു. അല്ലയോ ഇരുന്നുകൊണ്ടു
ഞങ്ങടേ ചെവികളിൽ വായിക്ക! എന്ന് അവനോടു പറഞ്ഞാറേ ബാ
൧൬ രുക് അവരുടേ ചെവികളിൽ വായിച്ചു, ആ വചനങ്ങൾ ഒക്കയും അ
വർ കേട്ടു തങ്ങളിൽ പേടിച്ചുപോയി: "ഈ വാക്കുകൾ എല്ലാം ഞങ്ങൾ
രാജാവിനെ ഉണൎത്തിക്കേ ഉള്ളു" എന്നു ബാരുകോടു പറഞ്ഞതല്ലാതേ,
൧൭ ഈ വാക്കുകൾ ഒക്കയും അവന്റേ വായിൽനിന്നു എങ്ങനേ എഴുതി?
൧൮ ഞങ്ങളോട് അറിയിക്ക! എന്നു ചോദിച്ചാറേ, ഈ എല്ലാ വചനങ്ങളെ
യും അവൻ ചൊല്ലിത്തരുംതോറും ഞാൻ മഷികൊണ്ടു ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴു
൧൯ തിപ്പോന്നു എന്നു ബാരുക് അവരോടു പറഞ്ഞു, പ്രഭുക്കന്മാർ ബാരുകി

നോട്ടു: നീ പോയി യിറമിയാവുമായി ഒളിച്ചുകൊൾക, നിങ്ങൾ ഇന്നേട
ത്ത് എന്ന് ആരും അറിയരുതു എന്നു പറകയും ചെയ്തു.
൨൦ അവർ ചുരുളിനെ എലീശമാ എഴുത്തൻേറ മുറിയിൽ വെച്ചേച്ചു രാജാ
വിന്നടുക്കേ അകമുററത്തു ചെന്നു വൎത്തമാനം ഒക്കയും രാജാവിൻേറ ചെ
൨൧ വികളിൽ ബോധിപ്പിച്ചാറേ, രാജാവു ചുരുളിനെ കൊണ്ടുവരുവാൻ
യഹൂദിയെ അയച്ചു. അവൻ എലീശമാ എഴുത്തൻേറ മുറിയിൽനിന്ന്
അതിനെ എടുത്തുംകൊണ്ടു വന്നു രാജാവും രാജാവിന്നരികേ നില്ക്കുന്ന
സകലപ്രഭുക്കന്മാരും കേൾക്കേ യഹൂദി അതിനെ വായിക്കയും ചെയ്തു.
൨൨ അന്നു ഒമ്പതാം (ധനു)മാസത്തിൽ രാജാവ് ഹേമന്തഗേഹത്തിൽ ഇരു
൨൩ ന്നു, തീക്കലം തിരുമുമ്പിൽ കത്തുന്നു. യഹൂദി മൂന്നു നാലു ഭാഗങ്ങളെ
വായിച്ചപ്പോൾ (രാജാവ്) എഴുത്തുകത്തി കൊണ്ടു അതിനെ നറുക്കി ക
ലത്തിലേ തീയിൽ ചുരുൾ ആകേ ചുട്ടു തീരുവോളം (ഖണ്ഡങ്ങളെ) കല
൨൪ ത്തിയിൽ ചാടിക്കളയും. ആ വചനങ്ങളെ ഒക്കയും കേട്ടിട്ടും രാജാവും
൨൫ അവൻേറ ഭൃത്യന്മാരും പേടിച്ചതും വസ്ത്രം കീറിയതും ഇല്ല. എല്നഥാൻ
ദലായാ ഗമൎയ്യാ ഇവർ മാത്രം രാജാവോടു ചുരുളിനെ ചുടോലാ എന്നു യാ
൨൬ ചിച്ചാറേയും അവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. പിന്നേ രാജപുത്രനായ യരഃമയേൽ
അജ്രിയേൽപുത്രനായ സരായാ അബ്ദിയേൽപുത്രനായ ശലെമ്യാ ഇവ
രോടു ബാരുകെഴുത്തനെയും യിറമിയാപ്രവാചകനെയും പിടിക്കുടുവാൻ
രാജാവ് കല്പിച്ചു, യഹോവ അവരെ ഒളിപ്പിക്കയും ചെയ്തു.
൨൭ രാജാവു ചുരുളിനെയും യിറമിയാ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തിട്ടു ബാരുക് എഴു
തിയ വചനങ്ങളെയും ചുട്ട ശേഷം യഹോവാവചനം യിറമിയാവിന്നു
൨൮ ഉണ്ടായിതു: നീ ചെന്നു മറെറാരു ചുരുൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു യഹൂദാരാ
ജാവായ യോയക്കീം ചുട്ട ഒന്നാം ചുരുളിൽ ഉള്ള മുമ്പിലത്തേ വചനങ്ങ
൨൯ ളെ ഒക്കയും ഇതിൽ എഴുതുക! യോയക്കീം എന്ന യഹൂദാരാജാവോടു
നീ പറയേണ്ടതു: യഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ബാബേൽരാജാവു
(പിന്നേയും) വന്നു ഈ ദേശത്തെ മുടിച്ചു അതിൽ മനുഷ്യരെയും കന്നാ
ലിയെയും ഒടുക്കിക്കളയും എന്നു നീ എന്തിന്നു എഴുതി? എന്നു ചൊല്ലി
൩൦ നീ ഈ ചുരുളിനെ ചുട്ടുകളഞ്ഞുവല്ലോ? ആകയാൽ യഹോവ യഹൂദാ
രാജാവായ യോയക്കീമെ കുറിച്ചു പറയുന്നിതു: (൨൨, ൧൯ f.) ദാവിദ്
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പൊരുവൻ അവന്ന് ഉണ്ടാക ഇല്ല, അവൻേറ
൩൧ ശവം പകൽ ഉഷ്ണത്തിന്നും ഇരവു ശീതത്തിന്നും ഇട്ടേച്ചു കിടക്കും. അ
വന്മേലും അവൻേറ സന്തതിയിലും ഭൃത്യന്മാരിലും ഞാൻ അവരുടേ അ

കൃത്യത്തെ സന്ദൎശിക്കയും അവരുടേ മേലും യരുശലേംനിവാസികളിലും
യഹൂദാപുരുഷന്മാരിലും ഞാൻ ഉരെച്ചിട്ടും അവർ കേളാതേ വിട്ട തിന്മ
യെ എല്ലാം വരുത്തുകയും ചെയ്യും.
൩൰൨ എന്നതിന്റേ ശേഷം യിറമിയാ മറ്റൊരു ചുരുൾ വാങ്ങി നേരിയ്യാ
പുത്രനായ ബാരൂക്കെഴുത്തനു കൊടുത്തു, അവനും യിറമിയാവിൻ വായി
ൽനിന്നു യഹൂദാരാജാവായ യോയക്കീം തീയിൽ ചുട്ട ഗ്രന്ഥത്തിലേ വ
ചനങ്ങളെ ഒക്കയും അതിൽ എഴുതിയതല്ലാതേ അവെക്ക് ഒത്ത അനേ
കം വചനങ്ങൾ കൂടിച്ചേൎന്നു വരികയും ആയി.

൩൰൭. അദ്ധ്യായം. (—൩൰൯)

ഒടുക്കത്തേ നിരോധത്തിൽ യിറമിയാ (൬) പട്ടണനാശത്തെ അറിയിച്ച
ശേഷം (൧൧) തടവിലായി (൧൬) രാജാവോടു സ്വകാൎയ്യം സംസാരിച്ചതു.

൧ ബാബേൽരാജാവായ നബുകദ്രേചർ യോശീയാപുത്രനായ ചിദക്കീയാ
വെ യഹൂദാദേശത്തിൽ വാഴിച്ചതുകൊണ്ടു അവൻ യോയക്കീംപുത്രനായ
൨ കൊന്യാവിന്നു പകരം വാഴുമ്പോൾ, യഹോവ യിറമിയാപ്രവാചകൻ
മുഖേന ഉരെക്കുന്ന വാക്കുകളെ അവനും ഭൃത്യന്മാരും നാട്ടിലേ ജനവും
൩ കേളാതേ ഇരുന്നു, പിന്നേ ചിദക്കീയാരാജാവു ശലേമ്യാപുത്രനായ യൂക
ലെയും മയസേയാപുത്രനായ ചഫന്യാപുരോഹിതനെയും യിറമിയാപ്ര
വാചകനടുക്കേ അയച്ചു: നമ്മുടേ ദൈവമായ യഹോവയോടു ഞങ്ങൾക്കു
൪ വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യാലും! എന്നു പറയിക്കയും ചെയ്തു. അന്നു യി
റമിയാവെ കാരാഗൃഹത്തിൽ ആക്കീട്ടില്ല, അവൻ ജനത്തിൻ നടുവിൽ
൫ പോയിവരുവാറുണ്ടു. ഫറോവിൻസൈന്യമോ മിസ്രയിൽനിന്നു പുറ
പ്പെട്ടതിന്റേ ശ്രുതിയെ യരുശലേമെ മുട്ടിക്കുന്ന കല്ദയർ കേട്ടിട്ടു യരു
൬ ശലേമെ വിട്ടു മടങ്ങി പോയിരുന്നു.— അന്നു യിറമിയാപ്രവാചകനു
൭ യഹോവാവചനം ഉണ്ടായിതു: ഇസ്രയേലിൻദൈവമായ യഹോവ പ
റയുന്നിതു: എന്നോടു ചോദിപ്പാൻ നിങ്ങളെ അയച്ച യഹൂദാരാജാവോടു
നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറവിൻ: നിങ്ങൾക്കു തുണെപ്പാൻ പുറപ്പെട്ട
ഫറോവിൻ സൈന്യം സ്വദേശമായ മിസ്രയിലേക്കു തിരിച്ചുപോകും.
൮ കല്ദയർ മടങ്ങി വന്നു ഈ പട്ടണത്തെക്കൊള്ളു പൊരുതു അതിനെ പി
൯ ടിച്ചു തീയിൽ ചുട്ടുകളയും. യഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: കല്ദയർ
നമ്മെ വിട്ടുപോയ്ക്കളയും എന്നു നിങ്ങളെ തന്നേ ചതിക്കായ്വിൻ! അവർ

൧൦ പോകയില്ല നിശ്ചയം. എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളോടു പൊരുതുന്ന കല്ദയ
ബലത്തെ നിങ്ങൾ അശേഷം തകൎത്തു എങ്കിൽ അതിൽ കുത്തേറ്റു കിടപ്പ
വർ ചിലർ ശേഷിച്ചിരുന്നാൽ അവർ താന്താന്റെ കൂടാരത്തിൽ എഴുനീ
റ്റു ഈ പട്ടണത്തെ തീയിൽ ചുട്ടുകളയും.
൧൧ കല്ദയബലം ഫറോവിൻ സൈന്യത്തെ വിചാരിച്ചു യരുശലേമിനെ
൧൨ വിട്ടു വാങ്ങിയാറേ, യിറമിയാ ബിന്യാമിൻദേശത്തുനിന്നു തന്റെ (ആ
ഹാര) ഭാഗം മേടിപ്പാൻ ജനനടുവിൽ അങ്ങു ചെന്നു യരുശലേമിൽനിന്നു
൧൩ പുറപ്പെട്ടു. ബിന്യാമീൻവാതുക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടത്തെ കാവ
ല്ക്കാരുടേ മുമ്പൻ ഹനന്യാപുത്രനായ ശലെമ്യാപുത്രനായ യിറിയ്യാ എന്നു
പേരുള്ളവൻ യിറമിയാപ്രവാചകനെ പിടിക്കൂടി: നീ കല്ദയപക്ഷം
൧൪ ചേരുവാൻ പോകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു: കള്ളം തന്നേ ഞാൻ കല്ദയ
പക്ഷം ചേരാ എന്നു യിറമിയാ പറഞ്ഞാറേ, യിറിയ്യാ അവനെ കേളാ
ഞ്ഞു യിറമിയാവെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പ്രഭുക്കന്മാരുടേ മുന്നിൽ ആക്കി,
൧൫ പ്രഭുക്കളും യിറമിയാവോടു ക്രുദ്ധിച്ചു അവനെ അടിച്ചു യോനഥാൻ എഴു
ത്തന്റെ വീട്ടിലേ കുണ്ടറയിൽ ആക്കി; ആ വീട് അവർ കാരാഗൃഹമാ
ക്കിയിരുന്നു.
൧൬ യിറമിയാ കുണ്ടറയിൽ കെട്ടിയ വളവിൽ തന്നേ ആയി ഏറിയ നാൾ
൧൭ അവിടേ പാൎത്ത ശേഷം, ചിദക്കീയാരാജാവ് ആളയച്ചു യിറമിയാവെ
വരുത്തി ഗൂഢമായി തന്റെ മന്ദിരത്തിൽ വെച്ച് അവനോടു "യഹോ
യിൽനിന്നു വാക്ക് ഉണ്ടോ?" എന്നു ചോദിച്ചു, യിറമിയാ ഉണ്ടെന്നും
നീ ബാബേൽരാജാവിൻ കൈക്കൽ ഏല്പിക്കപ്പെടും എന്നും പറഞ്ഞു.
൧൮ പിന്നേ യിറമിയാ ചിദക്കീയാരാജാവോടു പറഞ്ഞു: നിന്നോടും നിന്റെ
ഭൃത്യന്മാരോടും ഈ ജനത്തോടും ഞാൻ എന്തു പിഴെച്ചിട്ടു നിങ്ങൾ എന്നെ
൧൯ കാരാഗൃഹത്തിൽ ആക്കിയതു? ബാബേൽരാജാവു നിങ്ങടേ മേലും ഈ
ദേശത്തിന്മേലും വരിക ഇല്ല എന്നു നിങ്ങളോടു പ്രവചിച്ച അങ്ങേ പ്ര
൨൦ വാദികളും എവിടേ? ഇന്നേക്കോ രാജാവായ സ്വാമിയേ കേട്ടാലും!
എന്റെ യാചന തിരുമുമ്പിൽ എത്താകേ വേണ്ടു! അവിടേ ഞാൻ മരി
ക്കാഴ്വാൻ യോനഥാൻ എഴുത്തന്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ മടക്കി ആക്കരുതേ!
൨൧ എന്നാറേ ചിദക്കീയാരാജാവു കല്പിക്കയാൽ യിറമിയാവെ രാജാലയത്തി
ലേ കാവൽമുററത്താക്കി, പട്ടണത്തിൽ അപ്പം ഒക്കയും മുടിവോളം ദിവ
സേന അപ്പക്കാരുടേ തെരുവിൽനിന്നു ഒരു പിണ്ഡം അപ്പം കൊടുത്തു
പോന്നു; ഇങ്ങനേ യിറമിയാ കാവൽമുററത്തു വസിക്കയും തചെയ്തു.

൩൮. അദ്ധ്യായം.

പ്രവാചകനെ ചേറുകുഴിയിൽനിന്നു (൭) ഒരു കൂശ്യൻ വലിച്ചെടുത്ത ശേഷം (൧൪) രാജാവോട് ഒടുക്കത്തേ സംവാദം.

൧ യഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: (൨൧, ൯f.) ഈ പട്ടണത്തിൽ പാൎക്കു
ന്നവൻ വാളാലും ക്ഷാമത്താലും മഹാരോഗത്താലും മരിക്കും പുറപ്പെട്ടു ക
ല്ദയരോടു ചേരുന്നവൻ ജീവിക്കും, അവന്നു പ്രാണൻ തന്നേ കൊള്ളയാ
൨ കം ഉയിൎക്കയും ചെയ്യും. യഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഈ പട്ടണം
ബാബേൽരാജബലത്തിൻ കൈക്കൽ കൊടുക്കപ്പെട്ടു, അവൻ അതി
൩ നെ പിടിക്കയും ചെയ്യും. എന്ന് ഇങ്ങനേ യിറമിയാ സകലജനത്തോ
ടും ഉരിയാടുന്ന വാക്കുകളെ മത്താൻപുത്രനായ ശഫത്യാ പശ്ഹൂർപുത്ര
നായ ഗദല്യാ ശലെമ്യാപുത്രനായ യൂകൽ മല്ക്കീയാപുത്രനായ പശ്ഹൂർ
൪ എന്നുള്ള പ്രഭുക്കന്മാർ കേട്ടു രാജാവോടു വിടകൊണ്ടിതു: ഈ ആളെ
സാക്ഷാൽ വധിച്ചേ മതിയാവു അല്ലാഞ്ഞാൽ ഈ വക വാക്കു ചൊല്ലിക്കൊ
ണ്ടു ഈ പട്ടണത്തിൽ ശേഷിച്ചുള്ള പടയാളികളുടേ കൈകളെയും സകല
ജനത്തിന്റേ കൈകളെയും തളൎത്തുന്നു; കേവലം ഈ ജനത്തിന്റേ സു
൫ ഖത്തെ അല്ല ദോഷത്തെ മാത്രം ഈ ആൾ തേടുന്നതു. എന്നാറേ ചിദ
ക്കീയാരാജാവു: അവൻ ഇതാ നിങ്ങടേ കയ്യിലത്രേ, നിങ്ങളോടു രാജാ
൬ വിന്ന് ഒർ ആവതും ഇല്ലല്ലോ, എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ, അവർ യിറമി
യാവെ പിടിച്ചു കാവൽമുററത്തു മല്ക്കീയാരാജപുത്രന്ന് ഒരു കിണറുള്ള
തിൽ ആക്കിച്ചു. ചളിയല്ലാതേ വെള്ളമില്ലാതിരിക്കുന്ന കിണററിൽ യിറ
മിയാവെ കയറുകൾകൊണ്ട് ഇറക്കിവിട്ടു ആ ചളിയിൽ യിറമിയാ പൂ
ഴുകയും ചെയ്തു.

൭. ൮ യിറമിയാവെ കിണററിൽ ഇട്ട പ്രകാരം രാജാലയത്തിൽ ഷണ്ഡനായ
എബെദ്മെലക് എന്ന ഒരു കൂശ്യൻ കേട്ടാറേ, എബെദ്മെലക് രാജാലയ
ത്തെ വിട്ടു രാജാവു ബിന്യമീൻവാതുക്കൽ ഇരിക്കുന്നേടത്തു ചെന്നു രാജാ
൯ വോട് ഉണൎത്തിച്ചു: അല്ലയോ സ്വാമിരാജാവേ ആ പുരുഷന്മാർ യിറ
മിയാപ്രവാചകനോടു ചെയ്തത് എല്ലാം വിശേഷാൽ അവനെ കിണ
ററിൽ തള്ളിവിട്ടതു വിടക്കു തന്നേ. പട്ടണത്തിൽ അപ്പം ഇല്ലാതേ പോ
൧൦ കയാൽ അവൻ അവിടേ വിശന്നു മരിക്കേ ഉള്ളു. എന്നാറേ രാജാവു
കൂശ്യനായ എബെദ്മെലകിനോടു: നീ ഇവിടുന്നു മുപ്പത് ആളെ കൂട്ടിക്കൊ
ണ്ടു യിറമിയാപ്രവാചകനെ കുഴിയിൽനിന്നു മരിക്കുമുമ്പേ കരേററുക!

൧൧ എന്ന കല്പിച്ചു. ആ ആളുകളെ എബെദ്മെലക് കൈക്കലാക്കിക്കൊണ്ടു
രാജാലയത്തിൽ ചെന്ന ഭണ്ഡാരത്തിന്ന താഴേ കീററുതുണിയും പഴന്തുണി
വീഴ്പ്പും കിടക്കുന്നതിൽനിന്ന് എടുത്തു കയറുകളിൽക്കൂടി കുഴിയിൽ യിറ
൧൨ മിയാവിന്ന് ഇറക്കി. ഈ കീററുതുണിയും വീഴ്പ്പും നിന്റേ കക്ഷങ്ങ
ളിൽ കയറുകൾക്ക് അകത്താക്കി ഇട്ടുകൊൾക! എന്ന് എബെദ്മെലക്
൧൩ യിറമിയാവോടു പറഞ്ഞു, യിറമിയാ അപ്രകാരം ചെയ്തു. അവ്വണ്ണം അ
വർ കയറുകൾകൊണ്ടു യിറമിയാവെ വലിച്ചു കിണററിൽനിന്ന കരേ
ററിയപ്പോൾ യിറമിയാ കാവൽമുററത്തു പാർത്തിരുന്നു.
൧൪ അനന്തരം ചിദക്കീയാരാജാവ് ആളയച്ചു യിറമിയാപ്രവാചകനെ
യഹോവാലയത്തിലേ മൂന്നാം പ്രവേശത്തിൽ വരുത്തി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു:
ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു വാക്കു ചോദിക്കുന്നു, എന്നെ ഒന്നും മറെക്കരുതു!
൧൫ എന്ന രാജാവു യിറമിയാവോടു പറഞ്ഞു. യിറമിയാ ചിദക്കീയാവോടു:
നിന്നോട് അറിയിച്ചാൽ നീ എന്നെ കൊല്ലുക ഇല്ലയോ? നിന്നോട് ഒന്ന
൧൬ മന്ത്രിച്ചാലോ നീ എന്നെ കേൾക്ക ഇല്ല എന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഈ പ്രാ
ണനെ നമുക്കു പടെച്ച യഹോവാജീവനാണ നിന്നെ കൊല്ക ഇല്ല,
നിൻ പ്രാണനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഈ പുരുഷന്മാരുടേ കൈക്കൽ നി
ന്നെ ഏല്പിക്കയും ഇല്ല എന്ന ചിദക്കീയാരാജാവു രഹസി തന്നേ യിറമി
൧൭ യാവോടു സത്യം ചെയ്തു.— അപ്പോൾ യിറമിയാ ചിദക്കീയാവോടു പ
റഞ്ഞു: ഇസ്രയേലിൻ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ഇപ്രകാ
രം പറയുന്നു: നീ പുറപ്പെട്ടു ബാബേൽരാജാവിന്റേ പ്രഭുക്കന്മാരെ ക
ണ്ടാൽ നിന്റേ പ്രാണൻ ഉയിൎക്കും, ഈ പട്ടണം തീയിൽ ചുട്ടുപോകയും
൧൮ ഇല്ല, നീ കുഡുംബവുമായി ജീവിക്കും. ബാബേൽരാജാവിൻ പ്രഭുക്ക
ന്മാരെ കാണ്മാൻ പുറപ്പെടാഞ്ഞിലോ ഈ പട്ടണം കല്ദയരുടേ കൈക്കൽ
കൊടുത്തുപോകും, അവർ അതിനെ തീയിൽ ചുടും, നീ അവരുടേ ക
൧൯ യ്യിൽനിന്ന ചാടിപ്പോകയും ഇല്ല. എന്നാറേ ചിദക്കീയാരാജാവു യിറ
മിയാവോടു: കല്ദയരുടേ പക്ഷം ചേൎന്നുപോയ യഹൂദന്മാരെ ഞാൻ പേ
ടിക്കുന്നു, അവരുടേ കയ്യിൽ എന്നെ ഏല്പിച്ചാൽ എന്നെക്കൊണ്ടു കളിപ്പി
൨൦ ക്കിലുമാം എന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ, യിറമിയാ പറഞ്ഞു: ഏല്പിക്ക ഇല്ല!
ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരുംപ്രകാരം യഹോവാശബ്ദത്തെ കേട്ടുകൊണ്ടാലും!
൨൧ എന്നാൽ നന്നാസ്സരും നിന്റേ പ്രാണനും ജീവിക്കും. പുറപ്പെട്ടുവാൻ
൨൨ തോന്നാഞ്ഞിലോ യഹോവ എന്നെ കാണിച്ച വചനമാവിതു: യഹൂദാ
രാജാലയത്തിൽ മിഞ്ചിനില്ക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഇതാ ബാബേൽരാജാ

വിൻ പ്രഭുക്കന്മാൎക്ക് ആമാറു കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടും. "അയ്യോ നിന്റേറ
ഇണങ്ങർ നിന്നെ മോഹിപ്പിച്ചു തോല്പിച്ചു നിന്റേറ കാൽ ചൊത്തയിൽ
പൂണ്ട ഉടനേ അവർ പിൻവാങ്ങി പോയി" എന്ന് ആ സ്ത്രീകൾ ഇതാ
൨൩ വാഴ്ത്തുട്ടും. നിന്റേറ സ്ത്രീകളെയും മക്കളെയും ഒക്ക പുറത്തു കല്ദയരട്ടു
ക്കേ കൊണ്ടുപോകും, ഇവരുടേ കൈക്കൽ നീയും ചാടിപ്പോകാതേ ബാ
ബേൽരാജാവിന്റേറ കയ്യാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടും, ഈ പട്ടണത്തെ നീ തന്നേ
൨൪ തീയിൽ ചുട്ടുകളകയും ചെയ്യും.— ചിദക്കീയാ യിറമിയാവോടു പറഞ്ഞു:
൨൫ നീ മരിക്കായ്വാൻ ഈ വാക്കുകൾ ആരും അറിയരുതു! ഞാൻ നിന്നോടു
സംസാരിച്ചപ്രകാരം പ്രഭുക്കന്മാർ കേട്ടിട്ടു വന്നു: നീ രാജാവോടു സം
സാരിച്ചത് എന്ത്? എന്നു അറിയിച്ചു തരിക, ഞങ്ങളെ മറെക്കരുതേ!
നിന്നെ കൊല്ലുകയും ഇല്ല, രാജാവും നിന്നോടു ചൊല്ലിയത് എന്ത്?
൨൬ എന്നു നിന്നോടു ചോദിച്ചാൽ, എന്നെ യോനഥാൻവീട്ടിൽ അവിടേ
മരിപ്പാനായി മടക്കരുതേ എന്നു ഞാൻ രാജസന്നിധാനത്തിൽ എന്റേറ
൨൭ സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കായി എന്നു പറയേണം.— എന്നാറേ സകല
പ്രഭുക്കന്മാരും യിറമിയാവെ ചെന്നുകണ്ടു ചോദിച്ചപ്പോൾ, രാജാവു
കല്പിച്ച ഈ എല്ലാ വാക്കിൻപ്രകാരം അവൻ അറിയിച്ചു, അവർ
മിണ്ടാതേ അവനെ വിട്ടുപോന്നു, കാൎയ്യം വെളിയിൽ ആയതും ഇല്ല.
൨൮ യരുശലേം പിടിച്ചുപോകും നാൾവരേ യിറമിയാ കാവൽമുററത്തു
പാൎത്തതേ ഉള്ളു.

൩൯. അദ്ധ്യായം.

പട്ടണകലാപത്തിൽ (൪) ചിദക്കീയാവിന്നു ശിക്ഷയും (൧൧) യിറമിയാവി
ന്നും (൧൫) എബെദ് മെലകിന്നും രക്ഷയും വന്നതു.

൧ യഹൂദാരാജാവായ ചിദക്കീയാവിൻ ഒമ്പതാം ആണ്ടേ പത്താം മാസ
ത്തിൽ ബാബേൽരാജാവായ നബുകദ്രേചർ സകലബലവുമായി യരുശ
൨ ലേമെക്കൊള്ള വന്നു അതിനെ വളഞ്ഞു മുട്ടിച്ചു. ചിദക്കീയാവിൻ പതി
നൊന്നാം ആണ്ടേ നാലാം മാസത്തിൽ ഒമ്പതാം തിയ്യതി പട്ടണം പിളൎന്നു
൩ പോയി. യരുശലേം പിടിച്ചുപോയ ശേഷം നിഗ്ഗൽശരേചർ, സംഗർ
നബു, സസ്സ്കീം എന്ന ഷണ്ഡാദ്ധ്യക്ഷൻ, നിഗ്ഗൽശരേചർ എന്ന മഗ്ഗാ
ദ്ധ്യക്ഷൻ തുടങ്ങിയുള്ള ബാബേൽരാജപ്രഭുക്കന്മാർ എപ്പേരും അകമ്പുക്കു
൪ നടുവാതുക്കൽ ഇരുന്നു. ആയവരെ യഹൂദാരാജാവായ ചിദക്കീയാ എ

ല്ലാ പോരാളികളുമായി കണ്ടു മണ്ടിപ്പോയി രാക്കു രാജത്തോട്ടംവഴിയാ
യി രണ്ടു മതില്ക്കും നടുവിലേ വാതിലൂടേ പട്ടണത്തെ വിട്ടു യൎദ്ദൻതാഴ്വ
൫ രെക്കു പുറപ്പെട്ടു. കല്ദയസേന അവരെ പിന്തേൎന്നു യറിഹോതാഴ്വര
യിൽ ചിദക്കീയാവെ എത്തി അവനെ പിടിച്ചു, ഹമാത്ത് നാട്ടിലേ റി
ബ്ലെക്കു കരേററി ബാബേൽരാജാവായ നബുകദ്രേചൎക്കു മുന്നിറുത്തി, ഇ
൬ വൻ അവനു ന്യായം വിധിക്കയും ചെയ്തു. അവൻ കാണ്കേ ബാബേൽ
രാജാവു റിബ്ലെയിൽവെച്ചു ചിദക്കീയാവിൻ മക്കളെ കൊത്തി, യഹൂദയി
൭ ലേ സകല ആഢ്യന്മാരെയും ബാബേൽരാജാവു കൊന്നു, ചിദക്കീയാ
വിൻ കണ്ണുകളെ പൊട്ടിച്ചു അവനെ ബാബേലിൽ കൊണ്ടുപോവാൻ
൮ ചെമ്പുവിലങ്ങുകളെ കെട്ടിച്ചു.— പിന്നേ കല്ദയർ രാജാലയത്തെയും
ജനവീടുകളെയും തീയിട്ടു ചുട്ടു യരുശലേംമതിലുകളെ ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു,
൯ പട്ടണത്തിൽ മിഞ്ചിയ ജനശേഷത്തെയും ആ പക്ഷം ചേൎന്നവരുടേ
കൂട്ടത്തെയും ശിഷ്ടമുള്ള ജനശേഷിപ്പിനെയും നബുജരദാൻ എന്ന അക
൧൦ മ്പടിമേലാൾ ബാബേലിലേക്കു പ്രവസിപ്പിച്ചു. ഒന്നും ഇല്ലാത്ത എളി
യ ജനത്തിൽ മാത്രം അകമ്പടിമേലാൾ നബുജരദാൻ ചിലരെ യഹൂദാ
ദേശത്തിൽ പാൎപ്പിച്ചു, അവൎക്കു ആ സമയത്തു കണ്ടം പറമ്പുകളെ കൊ
ടുക്കയും ചെയ്തു.
൧൧ യിറമിയാവെ ചൊല്ലി ബാബേൽരാജാവു നബുകദ്രേചർ അകമ്പടി
൧൨ മേലാളായ നബുജരദാനു കല്പന കൊടുത്തു: അവനെ വരുത്തി ദോഷം
ഒട്ടും ചെയ്യാതേ കടാക്ഷിച്ചു നോക്കുക! അവൻ നിന്നോടു ചൊല്ലുമ്പോ
൧൩ ലേ തന്നേ അവനോടു ചെയ്ക! എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. അവ്വണ്ണം അക
മ്പടിമേലാൾ നബുജരദാൻ ഷണ്ഡാദ്ധ്യക്ഷൻ നബുശിസ്ബാൻ മഘാദ്ധ്യ
ക്ഷൻ നിൎഗ്ഗൽശരേചർ മുതലായ ബാബേൽരാജവീരന്മാർ ആളയച്ചു,
൧൪ യിറമിയാവെ കാവൽമുററത്തിങ്കന്ന് എടുത്തു വരുത്തി ശഫാൻപുത്രനായ
അഹിക്കാംപുത്രനായ ഗദല്യാവിൻവശം കൊടുത്തു, അവനെ വീട്ടിൽ
കൊണ്ടുപോവാൻ സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനേ അവൻ ജനത്തിൻ മദ്ധ്യേ
പാൎത്തു നില്ക്കയും ചെയ്തു.
൧൫ യിറമിയാ കാവൽമുററത്തു തടഞ്ഞിരുന്ന സമയം അവനു യഹോവാ
൧൬ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നിതു: നീ ചെന്നു കൂശ്യനായ എബെദ് മെലകിനോടു
പറക: ഇസ്രയേലിൻ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ഇപ്രകാ
രം പറയുന്നു: ഈ പട്ടണത്തിന്മേൽ എന്റെ വചനങ്ങളെ ഞാൻ ഇതാ
നന്മെക്കല്ല തിന്മെക്കത്രേ വരുത്തുന്നു, തല്ക്കാലത്ത് അവ നീ കാണ്കേ സംഭ

൧൭ വിക്കും. ആ നാളിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഉദ്ധരിക്കും എന്നു യഹോവയുടേ
അരുളപ്പാടു; നീ അഞ്ചുന്ന പുരുഷന്മാരുടേ കയ്യിൽ കൊടുക്കപ്പെടുകയും
൧൮ ഇല്ല. നീ എന്നിൽ ആശ്രയിക്കകൊണ്ടു വാളാൽ പടുകയില്ല, ഞാൻ
നിന്നെ വഴുതിപ്പോരുമാറാക്കും, നിൻ പ്രാണൻ നിണക്കു കൊള്ളയായ്പ്പരി
കയും ചെയ്യും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.

൪൰. അദ്ധ്യായം. (—൪൩)

നാടുവാഴിയായ ഗദല്യാവോടു യിറമിയാവും (൭) മണ്ടിചിന്നിപ്പോയ പലരും
കൂടിയപ്പോൾ (൧൩) അമ്മോന്യന്റേ ദുർബ്ബോധത്താൽ (൪൧, ൧) ഇസ്മയേൽരാജ
പുത്രൻ നാടുവാഴിയെയും (൪) മററനേകരെയും കൊല്ലുക കൊണ്ടു (൧൧) ശേഷി
ച്ചവർ കല്ദയരെ പേടിച്ചു തെക്കോട്ടു വാങ്ങി.

൧ **അ**കമ്പടിമേലാളായ നബുജരദാൻ യിറമിയാവെ റാമയിൽനിന്നു വി
ടുവിച്ച ശേഷം ഇവനു യഹോവയിൽനിന്നുണ്ടായ വചനം.
യരുശലേമിലും യഹൂദയിലും ഉള്ളവർ ബാബേലിലേക്കു പ്രവസിക്കേ
൨ ണ്ടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ യിറമിയാവും തളകളാൽ കെട്ടുപെട്ടിരുന്നു. അകമ്പടി
൩ മേലാൾ അവനെ എടുത്തുവരുത്തിയാറേ അവനോടു പറഞ്ഞു: നിന്റേ
ദൈവമായ യഹോവ ഈ സ്ഥലത്തിന്മേൽ ഈ ദോഷം ഉരെച്ചു, യഹോവ
ഉരെച്ചവണ്ണം വരുത്തി ചെയ്തും ഇരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ യഹോവയോടു
പിഴെച്ചു അവന്റേ ശബ്ദം കേളായ്കയാൽ ഇത്തരം നിങ്ങൾക്കു ഉണ്ടായി.
൪ ഇപ്പോൾ നിൻ കൈകളിലുള്ള തളകളിൽനിന്ന് ഞാൻ ഇതാ നിന്നെ
ഇന്ന് അഴിക്കുന്നു; എന്റേ കൂട ബാബേലിൽ പോരുവാൻ തോന്നി
യാൽ വരിക, ഞാൻ നിന്നെ കടാക്ഷിക്കും; എന്റേ കൂട ബാബേലിൽ
പോരുന്നതു തെളിയാഞ്ഞാൽ വേണ്ടാ; കണ്ടാലും ദേശം ഒക്കയും നിന്റേ
മുമ്പാകേ കിടക്കുന്നു, പോവാൻ നല്ലതും ഉചിതവും ആയി തോന്നുന്നവി
൫ ടേക്കു പോയിക്കൊൾക! എന്നാറേ (യിറമിയാ) തിരിയാതേ നിന്നപ്പോൾ:
(മേലാൾ പറഞ്ഞു:) ബാബേൽരാജാവു യഹൂദാനഗരങ്ങളിൽ അധിക
രിപ്പിച്ച ശഫാൻപുത്രനായ അഹിക്കാംപുത്രനായ ഗദല്യാവോടു ചെന്നു
ചേൎന്നു ജനത്തിൻ മദ്ധ്യേ പാൎത്തുകൊൾകിലുമാം. അല്ലാതേ പോവാൻ
ഉചിതമായി തോന്നുന്ന എവിടത്തേക്കും പോയിക്കൊൾക! എന്നിട്ടു അക
മ്പടിമേലാൾ അവനു ആഹാരഭാഗവും സമ്മാനവും കൊടുത്തു അവനെ
൬ അയച്ചു. യിറമിയാ അഹിക്കാംപുത്രനായ ഗദല്യാവിൻ അടുക്കേ മിസ്പ

യിൽ വന്നു, ദേശത്തിൽ മിഞ്ചിനില്ക്കുന്ന ജനത്തിൻ മദ്ധ്യേ അവനോട്
ഒന്നിച്ചു പാൎക്കയും ചെയ്തു.
൭ ബാബേൽരാജാവു അഹിക്കാംപുത്രനായ ഗദല്യാവെ ദേശത്ത് അധി
കാരി ആക്കിവെച്ചു എന്നും ബാബേലിലേക്കു പ്രവസിച്ചു പോകാത്ത
പുരുഷസ്ത്രീകളും കുഞ്ഞികുട്ടിയും ദേശത്തു എളിയോരും ആകുന്ന ചിലരെ
അവനെ ഏല്പിച്ചു എന്നും നാട്ടിൽ (ഒളിച്ച) പടത്തലവന്മാർ ആളുകളു
൮ മായി കേട്ടപ്പോൾ, നഥന്യാപുത്രനായ ഇശ്മയേൽ, യോഹനാൻ യോ
നഥാൻ എന്ന കരേഹപുത്രന്മാർ, തൻഹുമത്ത് പുത്രനായ സരായാ, നതോ
ഫയിലേ ഓഫായിൻ പുത്രന്മാർ, മയകക്കാരന്റെ പുത്രനായ യജന്യാ
ഇവർ ആളുകളുമായി മിസ്പയിലേക്കു ഗദല്യാവിൻ അടുക്കേ വന്നു.
൯ ശഫാൻപുത്രനായ അഹിക്കാംപുത്രനായ ഗദല്യാ അവരോടും ആളുക
ളോടും ആണയിട്ടു പറഞ്ഞിതു: കല്ദയരെ സേവിപ്പാൻ ഭയപ്പെടരുതു!
ദേശത്തിൽ പാൎത്തു ബാബേൽരാജാവെ സേവിച്ചുകൊൾവിൻ! എന്നാൽ
൧൦ നിങ്ങൾക്കു നന്നാകും. നമ്മെ കാണ്മാൻ വരുന്ന കല്ദയരുടേ മുമ്പാകേ
നില്പാൻ ഞാൻ ഇതാ മിസ്പയിൽ വസിക്കുന്നു; നിങ്ങളോ വീഞ്ഞും മരംഫ
ലവും എണ്ണയും ചേൎത്തു പാത്രങ്ങളിൽ ആക്കി നിങ്ങൾ പിടികിട്ടിയ
൧൧ നഗരങ്ങളിൽ പാൎത്തു കൊൾവിൻ! എന്നാറേ മോവാബിലും അമ്മോ
ന്യരിലും ഏദോമിലും ശേഷം രാജ്യങ്ങളിലും ഉള്ള യഹൂദന്മാർ ഒക്കയും
ബാബേൽരാജാവു യഹൂദെക്ക് ഒരു ശേഷിപ്പു വെച്ചു, ശഫാൻപുത്ര
നായ അഹിക്കാംപുത്രനായ ഗദല്യാവെ അവരിൽ അധികരിപ്പിച്ചുള്ള
൧൨ വിവരം കേട്ടപ്പോൾ, എല്ലാ യഹൂദന്മാരും ആട്ടിക്കളഞ്ഞുപോയ സകല
സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും മടങ്ങി, യഹൂദാദേശത്തു മിസ്പയിൽ ഗദല്യാവിന്ന
ടുക്കേ വന്നു അത്യന്തം വീഞ്ഞും മരഫലവും സ്വരൂപിക്കയും ചെയ്തു.
൧൩ കരേഹപുത്രനായ യോഹനാൻ മുമ്പായ നാട്ടിലേ പടത്തലവന്മാർ
൧൪ മിസ്പയിൽ വന്നു ഗദല്യാവെ കണ്ടു: അമ്മോന്യരാജാവു ബാലീസ് നി
ന്റെ പ്രാണച്ഛേദം വരുത്തുവാൻ നഥന്യാപുത്രനായ ഇശ്മയേലിനെ
അയച്ചപ്രകാരം അറിയുന്നുണ്ടോ? എന്ന് അവനോടു പറഞ്ഞാറേ അ
൧൫ ഹിക്കാംപുത്രനായ ഗദല്യാ അവരെ വിശ്വസിച്ചില്ല. അപ്പോൾ കരേ
ഹപുത്രനായ യോഹനാൻ മിസ്പയിൽ ഗദല്യാവെ വേറേ വിളിച്ചു അവ
നോടു പറഞ്ഞു: ആരും അറിയാതേ ഞാൻ പോയി നഥന്യാപുത്രനായ
ഇശ്മയേലെ വെട്ടിക്കളയട്ടേ! നിന്നോട് ഒരുമിക്കുന്ന യഹൂദർ ചിന്നഭി
ന്നമായി യഹൂദയിലേ ശിഷ്ടം കെട്ടുപോവാൻ അവൻ നിന്നെ പ്രാണ

൧൬ ച്ഛേദം വരുത്തുന്നത് എന്തിന്നു? എന്നതിന്നു അഹിക്കാംപുത്രനായ ഗ
ദല്യാ: ഈ കാൎയ്യം ചെയ്യരുതു! നീ ഇശ്മയേലെ പററി ചൊല്ലുന്നതു ഭോ
ഷ്ക്കത്രേ എന്നു കരേഹപുത്രനായ യോഹനാനോടു പറകയും ചെയ്തു.
൪൰൧, ൧ ഏഴാം മാസത്തിൽ ഉണ്ടായിതു: എലീശമാപുത്രനായ നഥന്യാപുത്രനാ
യ ഇശ്മയേൽ എന്ന അരചവംശത്തിൽ ഉണ്ടായി രാജമേലാളുകളിൽ കൂടി
യൊരുവൻ പത്തു പുരുഷന്മാരുമായി മിസ്പയിൽ വന്നു, അഹിക്കാംപുത്ര
നായ ഗദല്യാവെ കണ്ടു, അവർ ഒക്കത്തക്ക മിസ്പയിൽ തന്നേ സദ്യകഴി
൨ ക്കയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നഥന്യാപുത്രൻ ഇശ്മയേൽ കൂടേ ഉള്ള പ
ത്താളുകളുമായി എഴുനീററു ശഫാൻപുത്രനായ അഹിക്കാംപുത്രൻ ഗദ
൩ ല്യാവെ വാൾകൊണ്ടു വെട്ടി. അങ്ങനേ ബാബേൽരാജാവു ദേശാധി
കാരിയാക്കിയ ഗദല്യാവെയും അവനോടു കൂടേ മിസ്പയിലുള്ള യഹൂദരെ
യും അവിടേ കാണായ കല്ദയപ്പടയാളികളെയും ഇശ്മയേൽ വെട്ടി
൪ ക്കൊന്നു.— ഗദല്യാവെ കൊന്നിട്ടു രണ്ടാം നാൾ (പുറത്ത്) ആരും
൫ ഗ്രഹിയാഞ്ഞപ്പോൾ, ശികെം ശിലോ ശമൎയ്യ എന്ന ഊരുകളിൽനിന്നു
യഹോവാലയത്തേക്കു വഴിപാടും കുന്തുരുക്കവും കൊണ്ടുപോകേണം എ
ന്നു വെച്ചു എണ്പതു പുരുഷന്മാർ തലചിരെച്ചും വസ്ത്രങ്ങൾ കീറി മെയി
൬ ചെത്തിക്കൊണ്ടും (൧൬, ൬.) അവിടേ വന്നു. അവരെ എതിരേല്പാൻ
നഥന്യാപുത്രൻ ഇശ്മയേൽ മിസ്പയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു, നടനടേ കര
ഞ്ഞുംകൊണ്ടു ചെന്നു അവരോട് എത്തിയപ്പോൾ, അല്ലയോ അഹിക്കാം
൭ പുത്രൻ ഗദല്യാവെ കാണ്മാൻ വരുവിൻ! എന്നു പറഞ്ഞു. നഗരമദ്ധ്യേ
വന്നപ്പോൾ നഥന്യാപുത്രൻ ഇശ്മയേൽ കൂടയുള്ള പുരുഷരുമായി അവ
൮ രെ വെട്ടി കിണററിന്നകത്ത് ചാടി. അതിൽ പത്തുപേർ ഇശ്മയേ
ലോടു: ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ലേ! കോതമ്പ യവം എണ്ണ തേൻ ഇത്തരം
നിലത്തിൽ കഴിച്ചിട്ട നിധികൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞാറേ
അവൻ സഹോദരന്മാരോട് അവരെ കൊല്ലാതേ മതിയാക്കി രക്ഷിച്ചു.
൯ ഇശ്മയേൽ കൊന്ന പുരുഷന്മാരുടേ ശവങ്ങളെ ഒക്കയും ഗദല്യാവരികേ
എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞ കിണറു ആസാരാജാവു ഇസ്രയേൽരാജാവായ ബയ
ശാവെ തടുപ്പാൻ (പണിയുമ്പോൾ) കുത്തിയത് ആകുന്നു; അതിനെ ന
൰ ഥന്യാപുത്രൻ ഇശ്മയേൽ പട്ടവരെ ഇട്ടു നിറെച്ചു. പിന്നേ മിസ്പയി
ലേ ജനശേഷിപ്പിനെ ഒക്കയും ഇശ്മയേൽ നിൎവ്വസിപ്പിച്ചു, രാജപുത്രി
മാരെയും അകമ്പടിമേലാൾ നബുജരദാൻ അഹിക്കാംപുത്രൻ ഗദല്യാ
വെ ഏല്പിച്ച മിസ്പയിൽ ശേഷിപ്പിച്ചുള്ള സൎവ്വജനത്തെയും നഥന്യാപു

ത്രൻ ഇശ്മയേൽ നിവ്വസിപ്പിച്ച അമ്മോന്യരെ ചേൎന്ന കടപ്പാൻ യാത്ര
യാകയും ചെയ്തു.
൧൧ കരേഹപുത്രൻ യോഹനാനും കൂട ഉള്ള പടത്തലവന്മാരും നഥന്യാ
൧൨ പുത്രൻ ഇശ്മയേൽ ചെയ്ത ദുർവ്വിധം എല്ലാം കേട്ടാറേ, അവർ എല്ലാ
ആളുകളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു നഥന്യാപുത്രൻ ഇശ്മയേലോടു പൊരുവാൻ
ചെന്നു ഗിബ്യോനിലേ വങ്കുളങ്ങരേ അവനോട് എത്തുകയും ചെയ്തു.
൧൩ ഇശ്മയേലോടുള്ള സൎവ്വജനവും കരേഹപുത്രൻ യോഹനാൻമുതലായ പട
൧൪ ത്തലവന്മാരെ കണ്ടു ഉടനേ സന്തോഷിച്ചു, ഇശ്മയേൽ മിസ്പയിൽ നി
ന്നു നിവ്വസിപ്പിച്ച കൂട്ടം എല്ലാം പിറകോട്ടു തിരിഞ്ഞു മടങ്ങി കരേഹ
൧൫ പുത്രൻ യോഹനാനോടു ചേൎന്നുപോന്നു. നഥന്യാപുത്രൻ ഇശ്മയേൽ
എട്ടാളുകളുമായി യോഹനാന്റെ മുമ്പിൽനിന്നു വഴുതി അമ്മോന്യരോടു
൧൬ ചേൎന്നുപോകയും ചെയ്തു. കരേഹപുത്രൻ യോഹനാൻ മുതലായ പടത്ത
ലവന്മാർ നഥന്യാപുത്രൻ ഇശ്മയേൽ മിസ്പയിൽ അഹിക്കാംപുത്രൻ ഗദ
ല്യാവെ വെട്ടിയ ശേഷം അവനോടു വീണ്ടുകൊണ്ടു ഗിബ്യോനിൽനിന്നു
മടക്കിയ പുരുഷർ പോരാളികൾ സ്ത്രീകൾ കുഞ്ഞങ്ങൾ ഷണ്ഡന്മാർ ഇങ്ങ
൧൭ നേ സൎവ്വജനശേഷിപ്പിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി, ബേത്ത്ലഹെം
സമീപേ കിംഹാം തീൎത്ത സത്രത്തിൽ (കുറയ) പാൎത്താറേയും അവർ
കല്ദയരെ ഒഴിപ്പാൻ തന്നേ മിസ്രയിൽ പോയി പൂകുവാൻ ഭാവിച്ചു.
൧൮ ബാബേൽരാജാവു ദേശാധികാരി ആക്കിയ അഹിക്കാംപുത്രനായ ഗദ
ല്യാവെ നഥന്യാപുത്രൻ ഇശ്മയേൽ കൊന്നതത്രേ അവർ കല്ദയരെ ഭയ
പ്പെടുവാൻ കാരണമായി.

൪൨. അദ്ധ്യായം.

ബേത്ത്ലഹെമരികേ യിറമിയാവോടു ദേവേഷ്ടം ചോദിച്ചതിന്നു (൭) മിസ്ര
യാത്രനിഷിദ്ധവും (൧൯) നാശകരവും എന്നറിയിച്ചതു.

൧ കാരേഹപുത്രൻ യോഹനാൻ, ഹോശയ്യാപുത്രൻ യജന്യാമുതലായ പട
ത്തലവന്മാരും ചെറിയവനോടു വലിയവനോളം സൎവ്വജനവും അണ
൨. ൩. ഞ്ഞു വന്നു, യിറമിയാപ്രവാചകനോടു പറഞ്ഞു: ഞങ്ങളുടേ സങ്കടം
ഞങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ചു തരട്ടേ ഞങ്ങൾ നടക്കേണ്ടു വഴി ഇന്നതെന്നും
ചെയ്യേണ്ടു കാൎയ്യം ഇന്നതെന്നും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ഞങ്ങളെ
അറിയിക്കേണ്ടതിന്നു ഈ ഞങ്ങടേ സകലശേഷിപ്പിന്നും വേണ്ടി നിന്റേ

ദൈവമായ യഹോവയോടു പക്ഷവാദം ചെയ്യുകൊണ്ടാലും! നിൻ ക
ണ്ണുകൾ ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോലേയല്ലോ അനേകരിൽ ഇങ്ങ് അസാരമേ
൪ ശേഷിച്ചുള്ളു. എന്നതിന്നു യിറമിയാപ്രവാചകൻ അവരോടു പറഞ്ഞു:
ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടു, നിങ്ങടേ വാക്കു പോലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടേ ദൈവമാ
യ യഹോവയോട് ഇതാ യാചിക്കുന്നു; യഹോവ ഉത്തരം പറവാനുള്ള
ത് ഒക്കയും ഞാൻ ഒരു വാക്കും വിലക്കിവെക്കാതേ നിങ്ങളോട് അറി
൫ യിക്കും. ആയവർ യിറമിയാവോടു പറഞ്ഞു: നിന്റെ ദൈവമായ
യഹോവ നിന്നെക്കൊണ്ട് ഇങ്ങ് അയക്കുന്ന സകലവചനത്തിന്നും ഒത്ത
വണ്ണം ഞങ്ങൾ ചെയ്യാഞ്ഞാൽ യഹോവ ഞങ്ങൾക്ക് എതിരേ സത്യവും
൬ വിശ്വാസവും ഉള്ള സാക്ഷി നില്ക്കുക! ഞങ്ങൾ നിന്നെ അയക്കുന്ന
നമ്മുടേ ദൈവമായ യഹോവയുടേ ശബ്ദത്തെ ഗുണമായാലും ദോഷമാ
യാലും ഞങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളും, നമ്മുടേ ദൈവമായ യഹോവയുടേ ശബ്ദ
ത്തെ അനുസരിച്ചിട്ടു ഞങ്ങൾക്കു നന്നാവാൻ തന്നേ.
൭ പത്തു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം യഹോവാവചനം യിറമിയാവിന്നു
൮ ണ്ടായപ്പോൾ, അവൻ കറേഹപുത്രനായ യോഹനാനെയും കൂടയുള്ള
എല്ലാ പടത്തലവന്മാരെയും ചെറിയവനോടു വലിയവനോളം സൎവ്വ
൯ ജനത്തെയും വിളിച്ച് അവരോടു പറഞ്ഞു: നിങ്ങളുടേ സങ്കടം തിരു
മുമ്പിൽ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു എന്നെ അയച്ച ഇസ്രയേലിൻ ദൈവ
൧൦ മായ യഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: നിങ്ങൾ ഈ ദേശത്തിൽ കുടി
യിരുന്നു നിന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇടിക്കാതേ പണിയിക്കയും നിങ്ങ
ളെ പൊരിക്കാതേ നടുകയും ചെയ്യും; ഞാൻ നിങ്ങളിൽ വരുത്തിയ തി
൧൧ ന്മയെ കുറിച്ചു പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന ബാ
ബേൽരാജാവെ ഭയപ്പെടേണ്ട! നിങ്ങളെ രക്ഷിപ്പാനും അവന്റെ ക
യ്യിൽനിന്ന് ഉദ്ധരിപ്പാനും ഞാൻ നിങ്ങളോടു കൂടേ ഉണ്ടാകയാൽ അവ
൧൨ നെ ഭയപ്പെടായ്വിൻ! എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. അവൻ നി
ങ്ങളെ കനിഞ്ഞുകൊണ്ടു നിങ്ങളുടേ നാട്ടിൽ മടക്കി ഇരുത്തേണ്ടതിന്നു
൧൩ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കനിവുവരുത്തും. നിങ്ങളുടേ ദൈവമായ യഹോവ
യുടേ ശബ്ദം കേളാഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ ദേശത്തിൽ പാൎക്ക ഇല്ല എന്നും,
൧൪ അല്ല പട കാണാതേയും കാഹളനാദം കേളാതേയും അപ്പത്തിന്നു വിശ
ക്കാതേയും ഉള്ള മിസ്രദേശത്തു ചെന്നു അവിടേ വസിക്കും എന്നും പറ
൧൫ ഞ്ഞാലോ, ആ അവസ്ഥെക്കു യഹോവാവചനം കേൾപ്പിൻ, യഹൂദാ
ശേഷിപ്പായുള്ളോരേ! ഇസ്രയേലിൻദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടയ യ

ഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: മിസ്രയിൽ പൂവാൻ കേവലം നിങ്ങടേ മു
൧൬ ഖം വെച്ചു അവിടേ പാൎപ്പാൻ ചെന്നു എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന
വാൾ അവിടേ മിസ്രദേശത്തു തന്നേ നിങ്ങളെ എത്തും; നിങ്ങൾ അഞ്ചു
ന്ന ക്ഷാമം അവിടേ മിസ്രയിൽ നിങ്ങളെ പിൻപററും, നിങ്ങൾ അവി
൧൭ ടേ മരിക്കയും ചെയ്യും. മിസ്രയിൽ പുക്കു പാൎമാറുവാൻ മുഖം വെച്ച
സകലപുരുഷന്മാരും അവിടേ വാളാലും ക്ഷാമത്താലും മഹാരോഗത്താലും
മരിക്കും, അവരുടേ മേൽ ഞാൻ വരുത്തുന്ന ആപത്തിൽനിന്നു മിഞ്ചുന്ന
൧൮ വനും വഴുതിപ്പോരുന്നവനും ഇല്ല.— കാരണം ഇസ്രയേലിൻദൈവ
മായ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: എന്റേ കോപ
വും ഊഷ്മാവും യരുശലേംനിവാസികളുടേ മേൽ പൊഴിഞ്ഞവണ്ണം
തന്നേ നിങ്ങൾ മിസ്രയിൽ ചെന്നാൽ എൻ ഊഷ്മാവ് നിങ്ങളുടേ മേൽ
പൊഴിയും; നിങ്ങൾ ശാപവും വിസ്മയവും പ്രാക്കലും നിന്ദയും ആയി
ത്തീൎന്നു ഈ സ്ഥലത്തെ ഇനി കാണാതേ പോവോളം തന്നേ.
൧൯ യഹൂദാശേഷിപ്പായുള്ളോവേ! യഹോവ നിങ്ങളോട് ഉരെച്ചിരിക്കുന്നു.
മിസ്രയിലേക്കു ചെല്ലരുതേ! ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങളെ സാക്ഷീകരിച്ച് ഉണ
൨൦ ൎത്തി എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊൾവിൻ! എങ്ങനേ എന്നാൽ നമ്മുടേ ദൈവ
മായ യഹോവയോടു ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി യാചിച്ചുകൊണ്ടാലും, നമ്മുടേ
ദൈവമായ യഹോവ പറയും വണ്ണം ഒക്കയും ഞങ്ങളെ അറിയിക്ക,
അങ്ങനേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും എന്നു ചൊല്ലി നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങളുടേ
൨൧ ദൈവമായ യഹോവയടുക്കേ അയച്ചപ്പോൾ, ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങളോ
ട് അറിയിച്ചാറേയും അവൻ നിങ്ങൾക്കു എന്നെ ചൊല്ലിവിട്ട സകല
ത്തിന്നും തക്കവണ്ണം നിങ്ങളുടേ ദൈവമായ യഹോവയുടേ ശബ്ദത്തെ
കേട്ടുകൊള്ളായ്കയാൽ നിങ്ങൾ പ്രാണഹാനിക്കായി തെററിപ്പോയിരി
൨൨ ക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ചെന്നു പാൎമാറുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ വാ
ളാലും ക്ഷാമത്താലും മഹാരോഗത്താലും മരിക്കും എന്നു ഇപ്പോൾ അറി
കേ വേണ്ടു.

൪൰൩. അദ്ധ്യായം.

യോഹനാൻ യഹൂദാശേഷിപ്പിനെ മിസ്രെക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ ശേഷം (൮) കല്ദയർ മിസ്രയെ ശിക്ഷിക്കും എന്നു പ്രവചിച്ചതു.

൧ ഇങ്ങനേ എല്ലാം യിറമിയാ സൎവ്വജനത്തോടും അവരുടേ ദൈവമായ
യഹോവ അവനെ ചൊല്ലിവിട്ട സകലവചനങ്ങളെയും പറഞ്ഞു തീൎന്ന

൨ പ്പോൾ, ഹോശയ്യാപുത്രൻ യജന്യാവും കരേഹപുത്രൻ യോഹനാനും മു
തലായ അഹങ്കാരികളും യിറമിയാവോടു പറഞ്ഞു: നീ പൊളി ഉരിയാ
ടുന്നു. മിസ്രയിൽ പരിമാറുവാൻ നിങ്ങൾ ചെല്ലരുതു എന്നു നമ്മുടേ
൩ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ ഞങ്ങൾക്കു ചൊല്ലിവിട്ടിട്ടില്ല, നേരിയ്യാ
പുത്രൻ ബാരുക് മാത്രം ഞങ്ങളെക്കൊള്ളേ നിന്നെ സമ്മതിപ്പിച്ചതു കല്ദ
യർ ഞങ്ങളെ കൊല്ലുവാനും ബാബേലിൽ പ്രവസിപ്പിപ്പാനും അവരുടേ
൪ കയ്യിൽ ഞങ്ങളെ ഏല്പിക്കേണം എന്നു വെച്ചത്രേ, കരേഹപുത്രൻ യോ
ഹനാൻ തുടങ്ങിയുള്ള പടത്തലവന്മാരും സൎവ്വജനവും യഹൂദാദേശത്തു
൫ പാൎപ്പാൻ യഹോവാശബ്ദത്തെ കേളാഞ്ഞു, യഹൂദാശേഷിപ്പ് എല്ലാം
ആട്ടിക്കളഞ്ഞു പോയ സകലജാതികളിൽനിന്നും യഹൂദാദേശത്തു പരുമാ
൬ റുവാൻ മടങ്ങിവന്നവരെയും, പുരുഷർ സ്ത്രീകൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രാജപു
ത്രിമാർ ആകേ അകമ്പടിമേലാൾ നബുജരദാൻ ശഫാൻപുത്രനായ അ
ഹിക്കാംപുത്രനായ ഗദല്യാവെ ഏല്പിച്ച ഏവരെയും യിറമിയാപ്രവാച
കനെയും നേരിയ്യാപുത്രൻ ബാരുക്കിനെയും കരേഹപുത്രൻ യോഹനാൻ
൭ മുതലായ പടത്തലവന്മാർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു, യഹോവയുടേ ശബ്ദത്തെ
അനുസരിക്കാതേ മിസ്രദേശത്തു ചെന്നു തഃപഫ്നേസ് വരേ എത്തുക
യും ചെയ്തു.
൮ തഃപഫ്നേസിൽവെച്ചു യഹോവാവചനം യിറമിയാവിന്നുണ്ടായിതു:
൯ നിൻ്റേ കയ്യിൽ വലിയ കല്ലുകളെ എടുത്തുംകൊണ്ടു യഹൂദാപുരുഷന്മാർ
കാണ്കേ തഃപഫ്നേസിൽ ഫറോവിൻ ഭവനത്തിലേ പടിക്കലുള്ള ചൂള
൧൦ യിലേ കമ്മായത്തിൽ പതിച്ചു വെച്ച് അവരോടു പറക: ഇസ്രയേലിൻ
ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഇതാ
ഞാൻ ബാബേൽരാജാവായ നബുകദ്രേചർ എന്ന എൻ ദാസനെ ഞാൻ
വരുത്തി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു, അവൻ്റേ സിംഹാസനത്തെ ഞാൻ ഈ പതി
പ്പിച്ചുവെച്ച കല്ലുകളിന്മേൽ സ്ഥാപിക്കും. അതിൻ മീതേ അവൻ തൻ്റേ
൧൧ പരവതാനിയെ വിരിക്കും. അവൻ വന്നു മിസ്രദേശത്തെ തക്കും, ചാ
ക്കിന്നുള്ളവനെ ചാക്കിന്നും നിൎവ്വാസത്തിന്നുള്ളവനെ നിൎവ്വാസത്തിന്നും
൧൨ വാളിന്നുള്ളവനെ വാളിന്നും (൧൫, ൨) കൊടുക്കും. മിസ്രദേവകളുടേ ആ
ലയങ്ങളിൽ ഞാൻ തീ കത്തിക്കയാൽ അവൻ ഇവ ചുട്ടും അവയെ പ്രവ
സിപ്പിച്ചും കളയും; ഇടയൻ തൻ്റേ കുപ്പായം പുതെക്കുമ്പോലേ അവൻ
മിസ്രദേശത്തെ പുതെച്ചുംകൊണ്ടു സമാധാനത്തിൽ ഇവിടുന്നു പുറപ്പെട്ടും,
൧൩ മിസ്രദേശത്തു സൂൎയ്യപുരത്തിലേ നെടുന്തൂണുകളെ അവൻ തകൎക്കയും മിസ്ര
ദേവാലയങ്ങളെ തീയിൽ ചുടുകയും ചെയ്യും.

൪൪. അദ്ധ്യായം.

യഹൂദരെ ബിംബാൎച്ചന നിമിത്തം ശാസിച്ചതിന്നു (൧൫) അവർ ശാഠ്യം
കാട്ടിയപ്പോൾ (൨൦) പിന്നേയും ഉണൎത്തി (൨൪) ബിംബാൎച്ചികൾക്കും (൩൦)
ഫറോവിന്നും ശിക്ഷയെ അറിയിച്ചതു.

൧ മിസ്രദേശത്തു കുടിയേറി മിഗ്ദോൽ തഃപഹ്നേസ് നോഫ് എന്ന പട്ടണ
ങ്ങളിലും പത്രോസ് നാട്ടിലും വസിക്കുന്ന എല്ലാ യഹൂദന്മാരെയും ചൊ
ല്ലി യിറമിയാവിന്നു ഉണ്ടായ വചനമാവിതു.
൨ ഇസ്രയേലിൻ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ഇപ്രകാരം
പറയുന്നു: ഞാൻ യരുശലേമിലും സകല യഹൂദാനഗരങ്ങളിലും വരു
ത്തിയ തിന്മ എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് അവ അതാ കുടി
൩ യാൻ ആരും ഇല്ലാതേ പാഴായി കിടക്കുന്നതു; അവരും നിങ്ങളും പിതാ
ക്കളും അറിയാത്ത അന്യദേവകൾക്കു ധൂപിച്ചും സേവിച്ചും പോയി എ
൪ ന്നെ മുഷിപ്പിപ്പാൻ ചെയ്തു ദോഷം നിമിത്തം തന്നേ. ഞാനോ എന്റേ
ദാസന്മാരായ പ്രവാചകരെ ഒക്കെയും പുലരേ നിയോഗിച്ചയച്ചു ഞാൻ
പകെക്കുന്ന ഈ വെറുപ്പുള്ള കാൎയ്യത്തെ ചെയ്യൂപോകായ്കിൻ! എന്നു നി
൫ ങ്ങളോടു പറയിച്ചു പോന്നിട്ടും, അന്യദേവകൾക്കു ധൂപിക്കാതേ കണ്ടു
തങ്ങളുടേ ദോഷത്തെ വിട്ടു തിരിയേണ്ടതിന്നു അവർ കേട്ടതും ചെവി
൬ ചാച്ചതും ഇല്ല. അപ്പോൾ എൻ ഊഷ്മാവും കോപവും പൊഴിഞ്ഞു യ
ഹൂദാനഗരങ്ങളിലും യരുശലേംതെരുക്കളിലും കത്തുകയാൽ അവ ഇന്നു
കാണും പോലേ പാഴും ശൂന്യവുമായി പോയല്ലോ.
൭ ഇപ്പോൾ ഇസ്രയേലിൻ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പ
റയുന്നിതു: യഹൂദയിൽ ആണും പെണ്ണും ബാലശിശുക്കളും അറുതിവരു
ത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശേഷിപ്പും വെക്കാതേ ഇരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ സ്വന്ത
൮ ആത്മാക്കൾക്കു നേരേ മഹാദോഷം ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്നു? നിങ്ങൾ
ക്കു തന്നേ അറുതിവരുത്തി സകലഭൂജാതികളിലും ശാപവും നിന്ദയും
ആയിത്തീരേണ്ടതിന്നല്ലോ നിങ്ങൾ പാൎപ്പാൻ വന്ന മിസ്രദേശത്ത് അന്യ
ദേവകൾക്കു ധൂപം കാട്ടി നിങ്ങടേ കൈക്രിയകൊണ്ട് എന്നെ മുഷിപ്പി
൯ ക്കുന്നതു? യഹൂദനാട്ടിലും യരുശലേംതെരുക്കളിലും നടന്ന പിതാക്ക
ളുടേ ദോഷങ്ങളെയും യഹൂദാരാജാക്കന്മാരുടേ ദോഷങ്ങളെയും അതി
ലേ സ്ത്രീകളുടേ ദോഷങ്ങളെയും നിങ്ങളുടേയും അങ്ങേ സ്ത്രീകളുടേയും
൧൦ ദോഷങ്ങളെയും മറന്നുവോ? ഇന്നേവരെയും അവർ ഇടിഞ്ഞതും ഇല്ല

ഭയപ്പെട്ടതും ഇല്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും പിതാക്കൾക്കും മുൻവെച്ച തന്ന
൧൧ എൻധൎമ്മത്തിലും വെപ്പുകളിലും നടക്കുന്നതും ഇല്ല.— അതുകൊണ്ടു ഇ
സ്രയേലിൻ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നിതു: ഞാൻ
ഇതാ തിന്മെക്കത്രേ എൻ മുഖത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എതിരേ വെക്കുന്നതു
൧൨ എല്ലാ യഹൂദയെയും അറുതി ചെയ്വാൻ തന്നേ. മിസ്രദേശത്തു ചെന്നു
പാൎപ്പാൻ മുഖം വെച്ച യഹൂദാശേഷിപ്പിനെ എടുത്തുകളയും. അവർ
ഒക്കയും മിസ്രദേശത്തു വീണു ഒടുങ്ങിപ്പോകും. വാൾക്ഷാമങ്ങളെ കൊ
ണ്ടു ആബാലവൃദ്ധം മുടിഞ്ഞു വാളാലും ക്ഷാമത്താലും മുടിഞ്ഞു പ്രാക്കലും
൧൩ വിസ്മയവും ശാപവും നിന്ദയുമായി തീരും. ഞാൻ യരുശലേമിനെ സ
ന്ദൎശിച്ചവണ്ണം മിസ്രദേശനിവാസികളെ വാളാലും ക്ഷാമത്താലും മഹാ
൧൪ രോഗത്താലും സന്ദൎശിക്കും. മിസ്രദേശത്തു പാൎപ്പാൻ വന്ന യഹൂദാശേ
ഷിപ്പുള്ളവൎക്കു മടങ്ങി വസിപ്പാൻ മനം ചെല്ലുന്ന യഹൂദനാട്ടിലേക്കു
തിരിച്ചു പോവാൻ വഴുതി പോരുന്നവരും മിഞ്ചുന്നവരും ഉണ്ടാക ഇല്ല;
ചാടിപ്പോകുന്നവരല്ലാതേ ആരും മടങ്ങുക ഇല്ല.

൧൫ എന്നാറേ തങ്ങളുടേ സ്ത്രീകൾ അന്യദേവകൾക്കു ധൂപിക്കുന്ന പ്രകാരം
അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ പുരുഷന്മാരും വങ്കൂട്ടമായി നില്ക്കുന്ന സകലസ്ത്രീക
ളും മിസ്രദേശത്തു പാൎക്കുന്ന സൎവ്വജനവും പത്രോസിൽവെച്ചു യിറമിയാ
൧൬ വോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞിതു: നീ യഹോവാനാമത്തിൽ ഞങ്ങളോടു
൧൭ ചൊല്ലിയ വചനത്തിങ്കൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കേൾക്ക ഇല്ല. സ്വൎഗ്ഗരാ
ജ്ഞിക്കു ധൂപം കാട്ടുവാനും ഊക്കു കഴിപ്പാനും ഞങ്ങളുടേ വായിൽനിന്നു
പുറപ്പെട്ട വാക്ക് ഒക്കയും അനുഷ്ഠിക്കേ ഉള്ളു; ഞങ്ങളും അപ്പന്മാരും
ഇങ്ങേ രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കളും യഹൂദാനഗരങ്ങളിലും യരുശലേംതെ
രുക്കളിലും ചെയ്തു പ്രകാരമത്രേ. അന്ന് അപ്പംകൊണ്ടു തൃപ്തരായി ഞ
൧൮ ങ്ങൾ തിന്മ കാണാതേ സുഖിച്ചിരുന്നുവല്ലോ. സ്വൎഗ്ഗരാജ്ഞിക്കു ധൂപി
ച്ചു ഊക്കു കഴിക്കുന്നതു ഞങ്ങൾ വിട്ടൊഴിഞ്ഞന്നു മുതലോ എല്ലാററിന്നും
൧൯ മുട്ടുണ്ടു. വാൾക്ഷാമങ്ങൾകൊണ്ടു ഞങ്ങൾ മുടിഞ്ഞു. പിന്നേ ഞങ്ങൾ
സ്വൎഗ്ഗരാജ്ഞിക്കു ധൂപിച്ചു ഊക്കു കഴിക്കുമ്പോൾ അവൾക്കു സദൃശരൂപ
ത്തിൽ അടകളെ ചമെച്ചു ഊക്കഴിച്ചുകൊണ്ടതു ഞങ്ങടേ ഭൎത്താക്കന്മാർ
കൂടാതേ ആയോ?

൨൦ എന്നിങ്ങനേ ഉത്തരം പറഞ്ഞ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും തുടങ്ങിയുള്ള
൨൧ സൎവ്വജനത്തോടും യിറമിയാ പറഞ്ഞിതു: നിങ്ങളും അപ്പന്മാരും അ
ങ്ങേ രാജാക്കളും പ്രഭുക്കളും നാട്ടിലേ ജനവും യഹൂദാനഗരങ്ങളിലും

യരുശലേംതെരുക്കളിലും ധൂപം കാട്ടി പോന്നതു യഹോവ ഓൎത്തില്ല
൨൨ യോ മനസ്സു വെച്ചില്ലയോ? നിങ്ങളുടേ പ്രവൃത്തിദോഷവും നിങ്ങൾ
ചെയ്തുപോരുന്ന അറെപ്പുകളും യഹോവെക്കു പൊറുക്കരുതാതേ ചമഞ്ഞി
ട്ടല്ലോ നിങ്ങടേ ദേശം ഇന്നു കാണുമ്പോലേ കുടിയില്ലാതേ പാഴും ശൂ
൨൩ ന്യവും ശാപവും ആയിത്തീൎന്നതു. നിങ്ങൾ ധൂപിച്ചും യഹോവയോടു
പിഴെച്ചും യഹോവയുടേ ശബ്ദം കേളാതേ അവന്റേ ധൎമ്മത്തിലും വെ
പ്പുകളിലും സാക്ഷ്യങ്ങളിലും നടക്കാതേയും പോയ ഹേതുവാൽ തന്നേ
ഇന്നുള്ള പോലേ ഈ തിന്മ നിങ്ങൾക്ക് അകപ്പെട്ടതു.
൨൪ പിന്നേ യിറമിയാ സകലജനത്തോടും എല്ലാ സ്ത്രീകളോടും പറഞ്ഞു:
മിസ്രദേശത്തുള്ള യഹൂദ ഒക്കയും യഹോവാവചനത്തെ കേൾപ്പിൻ!
൨൫ ഇസ്രയേലിൻ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ഇപ്രകാരം പറ
യുന്നു: നിങ്ങളും അങ്ങേ സ്ത്രീകളും സ്വൎഗ്ഗരാജ്ഞിക്കു ധൂപിച്ചു ഊക്കഴി
പ്പാൻ ഞങ്ങൾ നേൎന്ന നേൎച്ചകളെ കഴിക്കേ ഉള്ളു എന്നു നിങ്ങൾ വായി
കൊണ്ടു ചൊല്ലീട്ടും കൈകൾകൊണ്ടു തികെച്ചും ഇരിക്കുന്നു. (ഹേ സ്ത്രീ
കളേ) തോന്നിയ നേൎച്ചകളെ നിറുത്തിക്കൊൾവിൻ, നിങ്ങടേ നേൎച്ചക
൨൬ ളെ നടത്തിയും കൊൾവിൻ! എന്നിട്ടു മിസ്രദേശത്തു വസിക്കുന്ന സക
ലയഹൂദയായുള്ളോവേ, യഹോവാവചനത്തെ കേൾപ്പിൻ! കൎത്താവാ
യ യഹോവാജീവനാണ എന്നു മിസ്രനാട് എങ്ങും യാതൊരു യഹൂദ
ന്റേ വായിലും ഇനി എന്റേ നാമം വിളിക്കപ്പെടുക ഇല്ല, എന്നു ഞാൻ
ഇതാ എന്റേ വലിയ നാമംകൊണ്ടു സത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു യ
൨൭ ഹോവ പറയുന്നു. ഇതാ നന്മെക്കല്ല തിന്മെക്കത്രേ ഞാൻ അവരുടേ
മേൽ ജാഗരിക്കുന്നുണ്ടു, മിസ്രദേശത്തുള്ള ഏതു യഹൂദനും അവർ മുടി
൨൮ വോളം വാൾക്ഷാമങ്ങളാലും ഒടുങ്ങും. വാളിന്നു ചാടി പോരുന്ന ഏതാ
നും പേർ മിസ്രദേശത്തുനിന്നു യഹൂദനാട്ടിലേക്കു മടങ്ങും, മിസ്രദേശത്തു
പാൎപ്പാൻ വന്ന യഹൂദാശേഷിപ്പ് ഒക്കയും: ആരുടേ വചനം നിവിരും
൨൯ എന്റേതോ അവരുടേതോ? എന്ന് അറികയും ചെയ്യും.— പിന്നേ നി
ങ്ങൾക്കു എതിരേ എന്റേ വചനങ്ങൾ തിന്മെക്കായി നിവിരുന്ന പ്രകാ
രം നിങ്ങൾക്കു ബോധിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തു നിങ്ങളെ
സന്ദൎശിക്കും എന്നതിന്നു ഇതത്രേ നിങ്ങൾക്കു അടയാളം എന്നു യഹോ
൩൦ വയുടെ അരുളപ്പാടു: മിസ്രരാജാവായ ഫറോഹൊഫ്ര യെ ഞാൻ ഇതാ
ശത്രുക്കളുടേ കയ്യിലും അവന്റേ പ്രാണനെ അന്വേഷിക്കുന്നവരുടേ ക
യ്യിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടു, യഹൂദാരാജാവായ ചിദക്കീയാവെ അവന്റേ പ്രാ

ണനെ അന്വേഷിച്ച ശത്രുവായ നബുകദ്രേചർ എന്ന ബാബേൽരാജാ
വിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത പ്രകാരമത്രെ എന്നു യഹോവ പറയുന്നു.

൪൫. അദ്ധ്യായം.

ബാരുക്കോടു ചൊല്ലിയ ഓർ ആശ്വാസവചനം.

൧ യോശീയാപുത്രനായ യോയക്കീം എന്ന യഹൂദാരാജാവിന്റെ നാലാം
ആണ്ടിൽ നേരിയ്യാപുത്രനായ ബാരുക് മേൽപ്പറഞ്ഞ വചനങ്ങളെ യിറ
മിയാ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തപ്രകാരം പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ യിറമിയാ
൨ പ്രവാചകൻ അവനോടു ഉരെച്ച വചനമാവിതു. ഹേ ബാരുക്കേ, ഇ
സ്രയേലിൻദൈവമായ യഹോവ നിന്നോടു ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:
൩ യഹോവ എന്റെ വേദനയോടു ദുഃഖം കൂട്ടുകകൊണ്ട് എനിക്ക് അയ്യോ
കഷ്ടം! ഞാൻ ഞരങ്ങുകയാൽ തളൎന്നുപോയി (സങ്കീ. ൬, ൭.) സ്വാസ്ഥ്യത
൪ കാണുന്നതും ഇല്ല എന്നു നീ പറഞ്ഞു. അവനോടു നീ പറയേണ്ടുന്നിതു:
യഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഞാൻ പണി ചെയ്തതിനെ ഇതാ
ഇടിച്ചും നട്ടതിനെ പൊരിച്ചും കളയുന്നു, ആയതും ഭൂമിമുഴുവൻ തന്നേ.
൫ പിന്നേ നിണക്കായി നീ വലിയവ അന്വേഷിക്കുന്നുവോ? അന്വേഷി
ക്കരുതു; സൎവ്വജഡത്തിന്മേലും ഞാൻ ഇതാ തിന്മ വരുത്തുന്നുവല്ലോ എന്നു
യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. നീ പോകുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നിന്റെ
പ്രാണനെ ഞാൻ നിണക്കു കൊള്ളയായി തരുന്നുണ്ടു താനും.

IV. പ്രബന്ധം. ഒമ്പതു പരജാതികൾക്കു നേരേ പ്രവചിച്ചതു. (അ. ൪൬—൫൧.)

൪൬. അദ്ധ്യായം.

(൩) നെകോവിന്റെ പട തോല്ക്കും (൧൩) നബുകദ്രേചർ മിസ്രയെ താഴ്ത്തി
പാഴാക്കും (൨൭) ഇസ്രയേലിന്ന് ആശ്വാസം വരും താനും.

൧ ജാതികളെ പറ്റി യിറമിയാപ്രവാചകന്നു ഉണ്ടായ യഹോവാവചന
൨ മാവിതു. (ഒന്നാമതു) മിസ്രയെ കുറിച്ചുള്ളതു: ഫറോനെകോ എന്ന മിസ്ര
രാജാവിന്റെ ബലം ഫ്രാത്ത് നദിയരികേ കൎക്കമിശിൽ ആയപ്പോൾ യോ
ശീയാപുത്രനായ യോയക്കീം എന്ന യഹൂദാരാജാവിന്റെ നാലാം ആ
ണ്ടിൽ നബുകദ്രേചർ എന്ന ബാബേൽരാജാവ് അതിനെ വെട്ടി വെല്ലു
ന്നതിനെ ചൊല്ലി തന്നേ.

൩ അല്ലയോ പരിചയും വൻപലകയും ഒരുക്കി പോൎക്കു മുതിരുവിൻ!
൪ കുതിരകളെ (തേരിൽ) പൂട്ടി അശ്വങ്ങളേറി തൊപ്പികൾ ഇട്ടും നിന്നു
൫ കൊൾവിൻ, കുന്തങ്ങളെ മിനുക്കി കവചങ്ങളെ പൂണ്മിൻ! അവർ മി
രണ്ടു പിൻവാങ്ങിയും അവരുടേ വീരന്മാർ ചതഞ്ഞും ഞാൻ കാണുന്നത്
എന്തു? പോർ തിരിയാതേ പാച്ചൽ പായുന്നു. ചുററും അച്ചമത്രേ എന്നു
൬ യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. വേഗവാൻ പായ്കയും ശൌൎയ്യവാൻ ചാടി
പ്പോകയും അരുതു, അവർ വടക്കു ഫ്രാത്ത് നദീതീരേ ഇടറിവീഴുന്നു.—
൭ അപ്പുകൾ പുഴകൾ പോലേ തുളുമ്പി അലെക്കുന്ന നീലാറു പോലേ ഈ പൊ
൮ ങ്ങിവരുന്നത് ആർ? നീലാറു പോലേ മിസ്രു തന്നേ പൊങ്ങി വെള്ള
ങ്ങൾ പുഴകൾ കണക്കേ തുളുമ്പിവരുന്നു. ഞാൻ കരേറി ഭൂമിയെ മൂടി നഗ
൯ രങ്ങളും നിവാസികളുമായി കെടുക്കും എന്ന് അവൻ പറയുന്നു. കുതിര
കളേ കിളരുവിൻ, തേരുകളേ മദിച്ച് ഓട്ടുവിൻ! വീരന്മാർ പുറപ്പെടുക,
പലിശപിടിക്കുന്ന കൂശും പൂത്തും വില്ലെടുത്തു കുലെക്കുന്ന ലൂദരും തന്നേ.
൧൦ ആ ദിവസമോ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്ന കൎത്താവിന്നു മാററാ
ന്മാരിൽ പകവീളുവാൻ പ്രതികാരദിവസമത്രേ; വാൾ തിന്നു തൃപ്ത
മായി ചോരയാൽ തോഞ്ഞുവരും; സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്ന
കൎത്താവിനാകട്ടേ വടക്കു ദിക്കിൽ ഫ്രാത്ത് നദിക്കരികേ ഒരു ബലി
൧൧ ഉണ്ടു. മിസ്രപുത്രി ആകുന്ന കന്യേ ഗില്യാദിൽ കയറിച്ചെന്നു ന
ല്പശ വാങ്ങുക! ചികിത്സകളെ നീ പെരുപ്പിക്കുന്നതു വ്യൎത്ഥം; നിനക്കു
൧൨ തകഴി ഇല്ല. ജാതികൾ നിന്റേ ഇളപ്പം കേട്ടു, നിന്റേ മുറവിളി
ഭൂമിയിൽ നിറയുന്നു. വീരനിൽ വീരനും ഇടറി ഇരുവരും ഒക്കത്തക്ക
വീഴുകയാൽ തന്നേ.

൧൩ നബുകദ്രേചർ എന്ന ബാബേൽരാജാവു മിസ്രദേശത്തെ വെട്ടുവാൻ
വരുന്നതിനെ പററി യഹോവ യിറമിയാപ്രവാചകനോടു ചൊല്ലിയ
൧൪ വചനമാവിതു.— മിസ്രയിൽ അറിയിപ്പിൻ, മിഗ്ദോലിൽ കേൾപ്പിപ്പിൻ,
നോഫിലും തഃപഹ്നേസിലും കേൾപ്പിച്ചു പറവിൻ: ഒരുമ്പെട്ടു ഉറെച്ചു
൧൫ നിന്നുകൊൾക! നിന്റേ ചുററും വാൾ തിന്നുവല്ലോ. നിന്റേ ശൂരൻ മ
ലൎന്നു വീണതു എന്തുകൊണ്ടു? യഹോവ ഉന്തുകയാൽ അവൻ നില്ലാഞ്ഞതു.
൧൬ അനേകരെ അവൻ ഇടറിക്കുന്നു, (പരദേശികൾ) അവരവർ തങ്ങളിൽ
വീണു: എടോ എഴുന്നീററു ഈ ഒടുക്കുന്ന വാളിന്നു തെററി താന്താന്റേ
വംശത്തേക്കും ജനനദേശത്തേക്കും മടങ്ങി പോക! എന്നു പറയുന്നു.
൧൭ മിസ്രരാജാവായ ഫറോ സന്നയായി അവൻ അവധിയെ കഴിച്ചു എന്ന്

൧൭ അവിടേ വിളിക്കുന്നു. മലകളിൽ താബോരും കടല്പുറത്തു കൎമ്മേലും എന്ന
കണക്കനേ (സംഹൎത്താ) വരും. എൻ ജീവനാണ എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ
൧൮ യഹോവ എന്ന പേരുള്ള രാജാവിൻ അരുളപ്പാടു. മിസ്രപുത്രിയായ
നിവാസിനിയേ, നിൎവ്വാസക്കോപ്പുകളെ കൂട്ടിക്കൊൾക, സാക്ഷാൽ
നോഫ് കുടി ഇല്ലാതോളം വെന്തു ശൂന്യമാകും.
൨൦ അഴകേറും കടച്ചി മിസ്ര തന്നേ, വടക്കു നിന്നോ ഒരു വേട്ടാളൻ വരു
൨൧ ന്നു വരുന്നു. അതിന്റേ കൂലിച്ചേകക്കാരും അതിനുള്ളിൽ തടിപ്പിച്ച
കന്നുകിടാക്കൾക്ക് ഒക്കുന്നു, അവരും പുറം കാട്ടി ഒക്കത്തക്ക നില്ലാതേ
പായുന്നതു അവരെ സന്ദൎശിക്കും സമയം ആകുന്ന ആപട്ടിവസം അവ
൨൨ രുടെ മേൽ വരികയാൽ തന്നേ; ബലത്തോടേ നടന്നു വൃക്ഷങ്ങളെ
മുറിക്കുന്നവരെ പോലേ കോടാലികളുമായി അവളുടേ നേരേ വരിക
൨൩ യാൽ അവളുടേ ഒച്ച നിരങ്ങുന്ന പാമ്പിന്ന് ഒത്തു. അവളുടേ കാടിനെ
അവർ വെട്ടും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു; അവർ ആരാഞ്ഞുകൂടാ
൨൪ തോളം എണ്ണമില്ലാതേ വെട്ടുകിളികളിലും പെരുകയാൽ തന്നേ.— മിസ്ര
പുത്രി വടക്കേജനത്തിന്റേ കയ്യിൽ കൊടുക്കപ്പെട്ടു നാണിച്ചുപോകുന്നു.
൨൫ ഇസ്രയേൽദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നു: ഞാൻ
ഇതാ നോവിലേ ആമോൻ എന്നവനെയും ഫറോവെയും മിസ്രയെയും
അതിന്റേ ദേവകളെയും രാജാക്കന്മാരെയും ഫറോവെയും അവങ്കൽ
൨൬ ആശ്രയിക്കുന്നവരെയും സന്ദൎശിക്കുന്നു. അവരുടേ പ്രാണനെ അന്വേ
ഷിക്കുന്നവരുടേ കയ്യിലും നബുകദ്രേചർ എന്ന ബാബേൽരാജാവിന്റേ
കയ്യിലും അവന്റേ ദാസരുടേ കയ്യിലും ഞാൻ അവരെ കൊടുത്തുകളയും.
പിന്നേതിൽ അതു പുരാണനാളിൽ എന്ന പോലേ കുടിയിരിപ്പാകും
എന്ന് യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൨൭ നീയോ ഭയപ്പെടാശ്ശ, എൻ ദാസനായ യാക്കോബേ; ഇസ്രയേലേ,
അഞ്ചരുതേ! ഞാനാകട്ടേ നിന്നെ ദൂരത്തുനിന്നും നിന്റേ സന്തതിയെ
പ്രവാസദിക്കിൽനിന്നും ഇതാ രക്ഷിക്കുന്നു. യാക്കോബ് മടങ്ങിവന്നു
൨൮ ആരും മെരിട്ടാതേ സൈ്വരമായി അടങ്ങി പാൎക്കും. എൻ ദാസനായ
യാക്കോബേ, നീ ഭയപ്പെടാശ്ശ! ഞാനല്ലോ നിന്നോടു കൂടേ ഉണ്ടു എന്നു
യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു; ഞാൻ നിന്നെ ഉന്തി നീക്കിയ സകലജാ
തികളിൽ മുരമ്മുടിവു നടത്തിയാലും നിന്നോടു മുരമ്മുടിവു നടത്തുക ഇല്ല,
ന്യായത്തോടേ നിന്നെ ശിക്ഷിക്കും താനും, ഒട്ടും നിൎദ്ദോഷനായി വിടുക
യും ഇല്ല (൩൦, ൧൦ *f.*).

൪൭. അദ്ധ്യായം.

ഫലിഷ്ടൎക്കു ബാബേല്യരാൽ വരുംനാശം.

൧ ഫറോ (ഫൊഹ്ര) ഘജ്ജയെ വെട്ടുന്നതിൻ മുമ്പേ യിറമിയാപ്രവാച
൨ കന്നു ഫലിഷ്ടൎക്കു നേരേ ഉണ്ടായ യഹോവാവചനം.— യഹോവ
ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: വടക്കുനിന്ന് ഇതാ വെള്ളങ്ങൾ പൊങ്ങി നദി
കവിച്ചലായി വൎദ്ധിക്കുന്നു; ദേശത്തെയും അതിൽ നിറയുന്നതും ഊരും
കുടികളെയും കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുവാൻ തന്നേ; മനുഷ്യർ നിലവിളിക്കയും
൩ ദേശവാസികൾ ഒക്കേ മുറയിടുകയും ചെയ്യും. അവന്റെ അശ്വകുള
മ്പുകൾ തട്ടുന്ന നാദത്താലും അവന്റെ തേർമുഴക്കത്താലും ഉരുളൊലി
യാലും കൈകൾ തളൎന്നിട്ടു അപ്പന്മാർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി തിരിയുമാ
൪ റില്ല, എല്ലാ ഫലിഷ്ടരെയും സംഹരിച്ചും ചോർ ചിദോൻ എന്നവൎക്കു
മിഞ്ചിയ തുണയെ അറുത്തും കളവാൻ വരുന്ന ദിവസം നിമിത്തമത്രേ.
യഹോവയാകട്ടേ കപ്തോർദ്വീപിലേ ശേഷിപ്പായ ഫലിഷ്ടരെ സംഹ
൫ രിക്കുന്നു.— ഘജ്ജെക്കു കഷണ്ടിവന്നു, അഷ്കലോൻ ആദിയായ അവരു
ടേ താഴ്വരയുടേ ശേഷിപ്പു സന്നമായി. എടീ, എത്രത്തോളം നീ മെയി
൬ ചെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും? അല്ലയോ യഹോവയുടേ വാളേ, ഏതുവരേ
നീ അടങ്ങാതേ നടക്കും? നിന്റെ ഉറയിലേക്കു മടങ്ങി അമൎന്നു സ്വ
൭ സ്ഥമായിരിക്ക! പിന്നേ ആകട്ടേ യഹോവ നിന്നോടു കല്പിച്ചിരിക്കേ
എങ്ങനേ അടങ്ങി ഇരിപ്പു? അഷ്കലോനെയും കടല്ക്കരയെയും കൊള്ളേ
അവൻ നിന്നെ നിയോഗിച്ചു സ്പഷ്ടം.

൪൮. അദ്ധ്യായം.

മോവാബ് അയ്യോ ശത്രുകയ്യിൽ അകപ്പെടുകയാൽ (൯) കമോശ് ദേവനു
നാണക്കേടും ജനത്തിന്നു പ്രവാസവും (൧൬) മുരമ്മുടിവും തട്ടുന്നതു (൨൬) ഡം
ഭാധിക്യത്തിൻ ശിക്ഷയായി തന്നേ. (൩൬) അതിന്നു പ്രവാചകൻ വിലപിച്ചും
(൩൯) അയല്ക്കാർ ഞെട്ടി പരിഹസിച്ചും പോകുന്നു. (൪൫) ഒടുവിൽ പ്രവാസാ
വസ്ഥയും മാറും.

൧ മോവാബിന്നു നേരേ.—ഇസ്രയേലിൻ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടയ
യഹോവ പറയുന്നിതു: നബോവിന്നു ഹാ കഷ്ടം! അതു സന്നമായി.
കിൎയ്യഥൈം നാണംകെട്ടു പിടിക്കപ്പെട്ടു, കോട്ട നാണംകെട്ടു മെരിണ്ടു
൨ പോയി. മോവാബിൻ പ്രശംസ ഇല്ലാതേയായി; അതിന്ന് എതിരേ

ഹെശ്ബോനിൽവെച്ച് അധികരിച്ചവർ: അല്ലയോ അത് ഇനി ജാതി
ആകാതിരിപ്പാൻ നാം ഛേദിച്ചുകളയട്ടേ! എന്നു ദോഷം നിരൂപി
ക്കുന്നു. മദ്മനേ, നീയും മുടിഞ്ഞുപോകും വാൾ നിന്നെ പിന്തുടരും.
൩ ഹൊറൊനൈമിൽനിന്ന് അതാ നിഗ്രഹവും, വലിയ ഇടിവും എന്നു നില
൪ വിളിക്കുന്നു. മോവാബ് ചതഞ്ഞുപോയി, അതിലേ എളിയവർ നില
൫ വിളി കേൾപ്പിക്കുന്നു. കരഞ്ഞുകരഞ്ഞുംകൊണ്ടു ലൂഹീത്ത് ചുരം കയറു
ന്നതു ഹൊറൊനൈമിൻ ഇറക്കത്തിങ്കൽ ഇടിവു ചൊല്ലി ഞരക്കവിളി കേ
൬ ൾക്കയാൽ തന്നേ. പാഞ്ഞുംകൊണ്ടു പ്രാണനോടേ വഴതിപ്പോന്നു മരു
൭ വിൽ നഗ്നന്ന് ഒത്തുചമവിൻ! നിന്റേ ക്രിയകളിലും ഭണ്ഡാരങ്ങളി
ലും ആശ്രയിക്കകൊണ്ടു നീയും സാക്ഷാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടും, കമോശ്
തന്റേ പുരോഹിതർ പ്രഭുക്കളുമായി ഒക്കത്തക്ക പ്രവസിച്ചു പോകും.
൮ ഒരു നഗരവും വഴതിപ്പോരാതേ സകലനഗരത്തിന്മേലും നിഗ്രഹിക്കു
ന്നവൻ വരും; താഴ്വര കെട്ടും സമഭൂമി മുടിഞ്ഞും പോകും യഹോവ പറ
ഞ്ഞവണ്ണമേ.
൯ മോവാബിന്നു ചിറക കൊടുപ്പിൻ! പറന്നല്ലോ അതു പുറപ്പെട്ടും, അതി
൧൦ ൻ ഊരുകൾ കുടിയാൻ ഇല്ലാതേ പാഴായ്പ്പോകും. യഹോവയുടേ തുരം
മടിവോടേ എടുക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ, രക്തത്തിൽനിന്നു വാളെ
൧൧ വിലക്കുന്നവനും ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ! മോവാബ് ചെറുപ്പത്തിലേ സൈ
രമായി തൻമട്ടിന്മേൽ അമൎന്നു പാൎത്തു, അതിനെ പാത്രത്തിൽനിന്നു പാ
ത്രത്തിൽ ഊററീട്ടും ഇല്ല, അതു പ്രവസിച്ചുപോയതും ഇല്ല, അതു കൊ
൧൨ ണ്ടു അതിന്റേ രസം അതിൽ നിലെച്ചു മണം മാറിയതും ഇല്ല. ആക
യാൽ ഞാൻ അതിന്നു വാററുന്നവരെ അയക്കുന്ന നാളുകൾ ഇതാ വരും,
ആയവർ അതിനെ വാററി പാത്രങ്ങളെ ഒഴിച്ചു കുടങ്ങളെ ഉടെച്ചുകള
൧൩ യും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. അന്നു മോവാബ് കമോശിങ്കൽ
ലജ്ജിച്ചുപോകും, ഇസ്രയേൽഗൃഹം തങ്ങളുടേ ശരണമായ ബേഥേലിൽ
൧൪ ലജ്ജിച്ചവണ്ണമത്രേ. ഞങ്ങൾ വീരന്മാരും പടെക്ക് ഊക്കരും എന്നു നി
൧൫ ങ്ങൾ എങ്ങനേ പറയും? മോവാബ് മുടിഞ്ഞു, അതിന്റേ നഗരങ്ങ
ളിൽ (ശത്രു) കയറി അതിലേ മേത്തരമായ യുവാക്കൾ കുലെക്കു കിഴി
കേ ഉള്ളു എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്ന പേരുള്ള രാജാവിന്റേ
അരുളപ്പാടു.
൧൬ മോവാബിൻ ആപത്തു വരുവാൻ അടുത്തു അവന്റേ ദുൎദ്ദശ ഏറ വിര
൧൭ യുന്നു. എടോ അവന്റേ ചുററുക്കാരും അവന്റേ പേർ അറിയുന്ന

വരും എല്ലാം അവനെ തൊഴിപ്പിൻ! അയ്യോ ശക്തിയുടേ ദണ്ഡും അഴ
൧൮ കിയ ചെങ്കോലും എങ്ങനേ ഒടിഞ്ഞു എന്നു പറവിൻ! മോവാബിനെ നി
ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ നിന്നെ കൊള്ളേ കയറി നിൻേറ കോട്ടകളെ സംഹരി
ക്കയാൽ, ഹേ ദീബോൻ പുത്രിയായ നിവാസിനിയേ, തേജസ്സിൽനിന്ന്
൧൯ ഇഴിഞ്ഞു വറണ്ടതിൽ ഇരിക്ക! അരോയേർ നിവാസിനിയേ, വഴിക്ക
ൽ നിന്നുംകൊണ്ടു നോക്കുക, പാഞ്ഞു ചാടിപ്പോകുന്നവരോടു എന്തുണ്ടായി?
൨൦ എന്നു ചോദിക്ക! മോവാബ് നാണിച്ചു മെരിണ്ടുപോയി; മുറയിട്ടു നില
വിളിപ്പിൻ, മോവാബ് മുടിഞ്ഞു എന്നു അൎന്നോൻ വരേയും അറിയിപ്പിൻ!
൨൧. ൨൨ ഹോലോൻ, യഃസ, മേഫായത്ത്, ദീബോൻ, നബോ, ബേഥ് ദിബ്ല
൨൩ ഥൈം, കിൎയ്യഥൈം, ബേഥ് ഗമൂൽ, ബേഥ് മയോൻ എന്നു തുടങ്ങിയുള്ള
൨൪ സകലസമഭൂമിക്കും ന്യായവിധി അണഞ്ഞു. കറിയോഥ് ബോച്ര
യിലും മോവാബ് ദേശത്തുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ദൂരസമീപസ്ഥങ്ങ
൨൫ ളിലും (അതു വന്നു). മോവാബിൻ കൊമ്പ് അററും അവൻേറ ഭുജം ഒടി
ഞ്ഞും പോയി എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൨൬ മോവാബ് യഹോവയോടു വമ്പിക്കയാൽ, അവനെ മത്തനാക്കി താൻ
൨൭ കക്കിയതിൽ (കൈ) തല്ലി പരിഹാസം ആവാറാക്കുവിൻ. അല്ല ഇസ്ര
യേൽ നിണക്കു പരിഹാസമായില്ലയോ? അവൻ കള്ളം കളവുമായി പി
ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടോ നീ അവനെ ചൊല്ലി സംസാരിക്കുംതോറും കലുങ്ങിച്ചി
൨൮ രിച്ചതു? മോവാബ് നിവാസികളേ, ഊരുകളെ വിട്ടു കൊടുമലയിൽ
പാൎത്തുകൊണ്ടു കിഴക്കാന്തൂക്കത്തിൻ വായിൽ കൂടു വെക്കുന്ന പ്രാവിന്നു
൨൯ ഒത്തുചമവിൻ! (യശ. ൧൬, ൬) അത്യന്തം ഡംഭിക്കുന്ന മോവാബിൻേറ
ഡംഭത്തെയും അവൻേറ അഹങ്കാരഗൎവ്വത്തെയും മനസ്സിൻ ഉന്നതിയെ
൩൦ യും ഞങ്ങൾ കേട്ടു. അവൻേറ ക്രോധത്തെയും തുമ്പില്ലാത്ത നുണക
ളെയും അവൻ അസത്തായി ചെയ്യുന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്നു യഹോവ
൩൧ യുടേ അരുളപ്പാടു. (യശ. ൧൬, ൭—൧൦) അതുകൊണ്ടു മോവാബെ ചൊ
ല്ലി ഞാൻ മുറയിടും, സൎവ്വമോവാബെ ചൊല്ലി നിലവിളിക്കും, (കീഹേര
൩൨ സ് എന്ന) ഓട്ടുകോട്ടയിലേ ആളുകൾ നിമിത്തം കുശുകുശുക്കും. ഹാ
സിബ്മയിലേ വള്ളിയേ നിൻേറ ശാഖകൾ കടലിനെയും കടന്നു യാജർ
പൊയ്കയോളം എത്തിയല്ലോ, നിന്നെ ചൊല്ലി ഞാൻ യാജരുടേ കരച്ച
ലിലും അധികം കേഴും, നിൻേറ വേനലിലും കൊയ്ത്തിലും സംഹൎത്താ
൩൩ തട്ടി. തോപ്പിൽനിന്നും മോവാബിൽനിന്നും സന്തോഷവും ആനന്ദവും
അടങ്ങിപ്പോയി, ചക്കുരലിൽനിന്നു വീഞ്ഞിനെ ഞാൻ നിറുത്തി; അട്ട

ഹാസത്തോടു മെതിപ്പാറില്ല, അട്ടഹാസമല്ലാത്ത അട്ടഹാസം ഉണ്ടുതാനും.
൩൪ (യശ. ൧൫, ൪—൬) ഹെശ്ബോനിലേ ക്രുക്കൽ തുടങ്ങി എലാലേയാഹച് പ
ൎയ്യന്തം നദിക്കുന്നു, ചോവർമുതൽ ഹൊറൊനൈം മൂന്നാം എഗ്ലത്ത് വരേ
യും (വിളിക്കുന്നു); നിമ്രയിലേ വെള്ളങ്ങളും ശ്രൂന്യസ്ഥലമായി പോയ
൩൫ ല്ലോ. ഞാനോ കുന്നുകാവിൽ കയറുന്നവനെയും സ്വദേവകൾക്കു ധൂ
പിക്കുന്നവനെയും മോവാബിന്നു ഒടുക്കുന്നുണ്ടു എന്നു യഹോവയുടേ അ
രുളപ്പാടു.
൩൬ (യശ. ൧൬, ൧൧) അതുകൊണ്ട് എന്റേ ഹൃദയം മോവാബിനെ കുറി
ച്ചു കുഴലുകൾ പോലേ മുരളുന്നു, ഓട്ടുകോട്ടയിലേ ആളുകളെ ചൊല്ലി
എൻ ഹൃദയം കുഴലുകൾ പോലേ മുരളുന്നു, (മോവാബ്) സമ്പാദിച്ചുവെ
൩൭ ച്ചതും കെട്ടുപോയല്ലോ. (യശ. ൧൫, ൨ *f.*) എല്ലാ തലയും കഷണ്ടിയാ
യി, താടി എല്ലാം കറെച്ചുപോയി, എല്ലാ കൈകളിലും ചെത്തി മുറിഞ്ഞും
൩൮ അരകളിൽ രട്ട് ഉടുത്തും കാണുന്നു. മോവാബിലേ മാളികതോറും വീ
ഥികൾതോറും അലമുറ മാത്രം; ഞാൻ ആകട്ടേ മോവാബെ ഇഷ്ടക്കേടു
വന്ന പാത്രം പോലേ ഉടെച്ചത് എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൩൯ അത് എങ്ങനേ മെരിണ്ടു! അവർ മുറയിടുന്നു. മോവാബ് നാണി
ച്ചിട്ടു എങ്ങനേ പുറം കാട്ടുന്നു! ചുററക്കാൎക്കു ഏവൎക്കും മോവാബ് പരി
൪൦ ഹാസവും ഇടിച്ചലും ആയി തീരുന്നു. കാരണം യഹോവ പറഞ്ഞിതു:
(ശത്രു) കഴുകൻ കണക്കേ പറന്നു മോവാബിന്മേൽ ചിറകുകളെ വിടൎക്കു
൪൧ ന്നു. കറിയോഥ് പിടിക്കപ്പെട്ടു, ദുൎഗ്ഗങ്ങൾ കൈക്കലായി, അന്നു മോ
വാബ്യവീരന്മാരുടേ മനസ്സു ഈററുനോവുള്ളവളുടേ മനസ്സിന്ന് ഒക്കും.
൪൨ മോവാബ് യഹോവയോടു വമ്പിക്കയാൽ ഇനി വംശമാകാതേ മുടിഞ്ഞു
൪൩ പോകും. മോവാബ് നിവാസിയേ, (യശ. ൨൪, ൧൭) നിന്റേ മേൽ
പേടിയും കുഴിയും കണിയും അത്രേ എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൪൪ പേടിക്കു മണ്ടുന്നവൻ കുഴിയിൽ വീഴ്കയും കുഴിയിൽനിന്നു കയറുന്നവൻ
കണിയിൽ കുടുങ്ങുകയും ആം, അവരെ സന്ദൎശിക്കുന്ന വൎഷത്തെ ഞാൻ
മോവാബിന്മേൽ വരുത്തും സത്യം എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൪൫ മണ്ടിപ്പോയവർ ബലമററു ഹെശ്ബോൻനിഴലിൽ നില്ക്കുന്നു. (൪ മോ.
൨൧, ൨൮) ഹെശ്ബോനിൽനിന്നല്ലോ അഗ്നിയും സിഹോൻ (ഊരിൽ)
നിന്നു ജ്വാലയും പുറപ്പെട്ടു (൪ മോ. ൨൪, ൧൭) മോവാബിന്റേ പാ
൪൬ ൎശ്വത്തെയും ആരവാരമക്കളുടേ നെറുകയെയും തിന്നുകളയും. മോ
വാബേ, നിനക്കു ഹാ കഷ്ടം! കമോശിൻജനം കെട്ടുപോയി, നിന്റേ

പുത്രന്മാർ പ്രവാസത്തിലും പുത്രിമാർ അടിമയിലും കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടു
൪൭ ന്നു. ദിവസങ്ങളുടേ അവസാനത്തിലോ ഞാൻ മോവാബിന്റേ അ
ടിമയെ മാററും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ഇത്രോടം മോവാബി
ലേ ന്യായവിധി.

൪൯. അദ്ധ്യായം.

അമ്മോൻ (൭) എദോം (൨൩) ദമസ്ക്ക (൨൮) ക്കേദാരക്കാരും ഊർക്കാരും ആയ അറവി (൩൪) ഏലാം എന്നീ ജാതികളെ ചൊല്ലി പ്രവചിച്ചവ.

൧ അമ്മോൻപുത്രർക്കു നേരേ.— യഹോവ പറയുന്നിതു: ഇസ്രയേലിന്നു
മക്കൾ ഇല്ലയോ, അവന്നു അനന്തരവൻ ആരും ഇല്ലയോ? പിന്നേ ഇവ
രുടേ രാജാവു ഗാദിനെ അടക്കിയതും അവന്റേ ജനം ഗാദ്യരുകളിൽ
൨ കുടിയിരിക്കുന്നതും എന്തുകൊണ്ടു? ആകയാൽ ഞാൻ അമ്മോൻപുത്രരു
ടേ റബ്ബത്തിന്നു നേരേ പോർവിളി കേൾപ്പിക്കുന്ന നാളുകൾ ഇതാ വരു
ന്നു, എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു; അന്നു അതു ജീർണ്ണിച്ച കുന്നാകം,
അതിന്റേ പുത്രിമാർ തീയിൽ ദഹിക്കയും ഇസ്രയേൽ തന്നെ അടക്കിയ
൩ വനെ അടക്കുകയും ചെയ്യും എന്നു യഹോവ പറയുന്നു. അയീ പാഴാ
കകൊണ്ടു ഹെശ്ബോനേ, മുറയിടുക! റബ്ബത്തിൻപുത്രിമാരേ, രട്ടുടുത്തും
ക്രുക്കി തൊഴിച്ചും വാടികൾക്കകം ഊടാടിക്കൊൾവിൻ! മില്ക്കോം എന്നു
അവരുടേ രാജാവു പുരോഹിതർ പ്രഭുക്കളുമായി ഒക്കത്തക്ക പ്രവാസ
൪ ത്തിൽ പോകുമല്ലോ (ആമോ. ൧, ൧൫). താഴ്വരകളിൽ നീ പ്രശംസി
ക്കുന്നതു എന്തു? എന്നെക്കൊള്ളേ ആർ വരും, എന്നു ചൊല്ലി ഭണ്ഡാരങ്ങ
ളിൽ ആശ്രയിച്ചിട്ടു പിഴകിപ്പോയ മകളേ, നിന്റേ താഴ്വര ഒഴുകുന്ന
൫ സത്യം. എങ്കിലും ഞാൻ നിന്റേ ചുററക്കാർ ഏവരിൽനിന്നും നിന്റേ
മേൽ ഇതാ പേടിയെ വരുത്തുന്നു, എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്ന
കർത്താവിൻ അരുളപ്പാടു; അന്നു നിങ്ങൾ അവനവൻ ചൊവ്വേ ആട്ടി
൬ തള്ളപ്പെട്ടും ഉഴന്നുപോകുന്നവരെ ആരും ചേർക്കയും ഇല്ല. അതിന്റേ
ശേഷം ഞാൻ അമ്മോൻപുത്രരുടേ അടിമയെ മാററും എന്നു യഹോവയു
ടേ അരുളപ്പാടു.
൭ ഏദോമിന്നു നേരേ.—സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നിതു: തേമാ
നിൽ ജ്ഞാനം അശേഷം ഇല്ലാതായോ? ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ മന്ത്രണം
൮ കെട്ടു അവരുടേ ജ്ഞാനം ദുഷിച്ചുപോയോ? ദെദാനിലേ കുടിയാന്മാരേ,

ഏസാവിനെ സന്ദൎശിക്കുന്ന കാലം ആകുന്ന ആപത്തിനെ ഞാൻ അവ
ന്റെ മേൽ വരുത്തുകയാൽ മണ്ടി തിരിഞ്ഞു ആഴേ പാൎത്തുകൊൾവിൻ!
൯ (ഒബ. ൫ f.) മുന്തിരിപ്പഴം അറിഞ്ഞു പറിക്കുന്നവർ നിൻ മേൽ വന്നാ
ൽ, അവർ കാലാഴ്ക്കുലകൾ ശേഷിപ്പിക്ക ഇല്ല, രാത്രിയിൽ കള്ളന്മാർ (വ
൧൦ ന്നാൽ) മതിയാവോളം നാശങ്ങൾ ചെയ്യും. ഞാനാകട്ടേ ഏസാവിനെ
ഊരി വലിച്ചു അവന്റെ ഒളിമറകളെ വെളിപ്പെടുത്തി, ഒളിച്ചുകൊൾ
വാൻ കഴിയാതേ ആക്കും. അവന്റെ സന്തതിയും സഹോദരരും അയ
൧൧ ല്ക്കാരും ഒടുങ്ങി ഒന്നും ഇല്ലാതേയായി. നിന്റെ അനാഥരെ വിടുക,
ഞാൻ അവരെ ഉയിൎപ്പിക്കും, നിന്റെ വിധവമാരും എങ്കൽ ആശ്രയിച്ചു
൧൨ കൊൾ്ക! യഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: കണ്ടാലും, പാനപാത്രം കുടി
പ്പാൻ ചേൎച്ചയില്ലാത്തവർ കുടിക്കേണ്ടിയിരിക്കേ നീ കേവലം ശിക്ഷ
ഇല്ലാതേ പോകയോ (൨൫, ൨൯)? നീ ശിക്ഷ ഇല്ലാതിരിക്ക ഇല്ല കുടിക്കേ
൧൩ ഉള്ളൂ. ബോച്ര ശൂന്യവും നിന്ദയും പാഴും ശാപവും ആകും എന്നും അതി
ന്റെ എല്ലാ ഊരുകളും യുഗാന്തര ഇടിവുകളാകും എന്നും ഞാൻ എന്നാണ
൧൪ തന്നേ സത്യം ചെയ്തു എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.—(ഒബ. ൧ f.)
നിങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടു പോരിന്നായി എഴുന്നീററു അതിന്മേൽ വരുവിൻ!
എന്നു വിളിപ്പാൻ ഒരു ദൂതൻ ജാതികളിൽ അയക്കപ്പെട്ട പ്രകാരം ഞാൻ
൧൫ യഹോവയിൽനിന്നു ഒരു ശ്രുതികേട്ടു. നിന്നെ ആകട്ടേ ഞാൻ ഇതാ
ജാതികളിൽ ചെറുതും മനുഷ്യരിൽ അപമാന്യനും ആക്കിവെച്ചു.
൧൬ (ഒബ. ൩.) പാറപ്പിളൎപ്പുകളിൽ വസിച്ചും ഗിരിമുകൾ പിടിച്ചും കൊള്ളുന്ന
വനേ, നിന്റെ ഘോരതയും മനസ്സിൻ തിളപ്പും നിന്നെ ചതിച്ചുപോയി.
കഴുകുപോലെ നിന്റെ കൂടിനെ ഉയൎത്തിയാലും അവിടുന്നു ഞാൻ നിന്നെ
൧൭ കിഴിക്കും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. എദോം വിസ്മയമായി ച
മയും (൧൯, ൮.) അതിൽ കടക്കുന്നവൻ എല്ലാം വിസ്മയിച്ചു അവൾ കൊ
൧൮ ണ്ട അടികൾ നിമിത്തം ചൂളയിടും. (൧ മോ. ൧൯, ൨൫.) സദോം
ഘമോറയും അയല്പുറവും മറിഞ്ഞുപോയപ്രകാരം അവിടേ ആൾ പാൎക്ക
ഇല്ല മനുഷ്യപുത്രൻ അതിൽ പരിമാറുകയും ഇല്ല എന്നു യഹോവ പറ
൧൯ യുന്നു. അതാ സിംഹം പോലേ (ഒരുവൻ) യൎദ്ദേന്റെ ഡംഭിൽനിന്നു
ശൈലവാസത്തിലേക്കു കരേറുന്നു; ഒരു നൊടികൊണ്ടു ഞാൻ എദോ
മെ അതിൽനിന്നു ഓടിക്കയും എനിക്കു തെളിഞ്ഞവനെ അതിന്മേൽ
കല്പിച്ചാക്കയും ചെയ്യും; എനിക്കു ആരുപോൽ തുല്യൻ? എന്മേൽ ആർ
അന്യായം വെക്കും? എന്റെ മുമ്പിൽ നില്ക്കാകുന്ന ഇടയനും ആർ?

൨൦ അതുകൊണ്ടു യഹോവ എദോമിന്നു നേരേ മന്ത്രിച്ച ആലോചനയെയും
തേമാൻനിവാസികൾക്കു നേരേ നിനെച്ച വിചാരങ്ങളെയും കേൾ
പ്പിൻ: ആട്ടിങ്കൂട്ടത്തിലേ ചെറിയവരെ ഇഴെച്ചു കൊണ്ടുപോകും നിശ്ച
൨൧ യം, അവരുടേ പാൎപ്പിടം അവരെ ചൊല്ലി വിസ്മയിക്കും നിശ്ചയം. അ
വരുടേ വീഴ്ചയോശയാൽ ഭൂമി കലുങ്ങുന്നു, കൂക്കുന്ന ശബ്ദം ചെങ്കടലിലും
൨൨ കേൾക്കാകും. അവനോ (൪൮, ൪൦) ഇതാ കഴുകൻകണക്കേ പൊന്തി
പറന്നു ബൊച്ര യുടേ മേൽ ചിറകുകളെ വിടൎക്കുന്നു. അന്നു എദോമ്യവീ
രന്മാരുടേ മനസ്സ് ഈററുനോവുള്ളവളുടേ മനസ്സിന്ന് ഒക്കും.
൨൩ ദമസ്കിന്നു നേരേ—ഹമത്തും അൎപ്പാദും ഒരു വല്ലാത്ത ശ്രുതിയെ കേ
ൾക്കകൊണ്ടു നാണിച്ചു ഉള്ളുരുക്കം പൂണ്ടു; സമുദ്രം വരേയും അമൎന്നടങ്ങി
൨൪ കൂടാതോളം ദുഃഖം (വ്യാപിച്ചു). ദമസ്കു മടുത്തിട്ടു മണ്ടുവാൻ തിരിഞ്ഞു;
ത്രാസം അതിനെ പിടികൂടി, പ്രസവിക്കുന്നവളെ പോലേ വേദനകളും
൨൫ പിണഞ്ഞു. എൻ ആനന്ദനഗരമായ സ്തുത്യപട്ടണം ഒഴിഞ്ഞു വിടപ്പെ
൨൬ ടാതേ കിടക്കുന്നത് എങ്ങനേ? അതുകൊണ്ട് അതിന്റേ യുവാക്കൾ
അതിന്റേ തെരുക്കളിൽ വീഴും, പോരാളികൾ ഒക്കയും അന്നു മുടി
ഞ്ഞുപോകും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൨൭ (ആമ. ൧, ൪.) ദമസ്കുമതിലുള്ളിൽ ഞാൻ തീ കത്തിക്കയും അതു ബെഹ
ദാദിൻ അരമനകളെ തിന്നുകയും ചെയ്യും.
൨൮ നബുകദ്രേചർ എന്ന ബാബേൽരാജാവു വെട്ടിയ കേദാരിന്നും ഹചോർ
രാജ്യങ്ങൾക്കും നേരേ.— യഹോവ പറയുന്നിതു: അല്ലയോ, കേദാരിന്ന്
൨൯ എതിരേ കയറി ചെന്നു കിഴക്കിന്മക്കളെ സന്നമാക്കുവിൻ! അവരുടേ
കൂടാരങ്ങളെയും ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങളെയും ഇവർ എടുത്തുംകൊണ്ടു അവരുടേ
തിരശ്ശീലകളെയും എപ്പേൎപ്പെട്ട കോപ്പും ഒട്ടകങ്ങളെയും കൈക്കലാക്കി
൩൦ കൊണ്ടു "ചുററും അച്ചം" എന്ന് അവൎക്കു നേരേ വിളിക്കും. മണ്ടികൊ
ണ്ടു ആവോളം പാഞ്ഞുപോയി ആഴേ പാൎത്തുകൊൾവിൻ, ഹാചോർനി
വാസികളേ! എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു; ബാബേൽരാജാവായ
നബുകദ്രേചർ ആകട്ടേ നിങ്ങൾക്ക് എതിരേ ഓർ ആലോചനയെ മന്ത്രി
൩൧ ച്ചും വിചാരത്തെ നിനെച്ചും ഇരിക്കുന്നു. അല്ലയോ കതകും തഴുതും
ഇല്ലാതേ തനിച്ചു പാൎത്തു ചിന്ത കൂടാതേ സ്വൈരമായി വസിക്കുന്ന ജാ
തിക്കു നേരേ കയറിവരുവിൻ! എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൩൨ അവരുടേ ഒട്ടകങ്ങൾ കവൎച്ചയും ആടുമാടുകളുടേ സമൂഹം കൊള്ളയും
ആകും, മുന്തല ചിരെച്ചവരെ ഞാൻ എല്ലാ കാററുകളിലേക്കും ചിന്നിച്ചു

പത്തു ദിക്കിൽനിന്നും അവരുടേ ആപത്തു വരുത്തുകയും ചെയ്യും എന്നു
൩൩ യഹോവ പറയുന്നു. ഹാചോർ കുറുനരികളുടേ ഇരിപ്പും എന്നേക്കും
പാഴമായി പോകും (൧൮) അവിടേ ആൾപാൎക്ക ഇല്ല മനുഷ്യപുത്രൻ
അതിൽ പരിമാറുകയും ഇല്ല.

൩൪ യഹുദാരാജാവായ ചിദക്കീയാവിൻ വാഴ്ചയുടേ ആരംഭത്തിൽ യിറ
മിയാപ്രവാചകനു ഏലാമിന്നു നേരേ യഹോവാവചനം ഉണ്ടായിതു:
൩൫ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഞാൻ ഇതാ ഏലാ
൩൬ മിൻേറ വില്ലാകുന്ന അവരുടേ വീൎയ്യക്കാതലിനെ ഒടിച്ചു, വാനത്തിലേ
നാലുദിക്കുകളിൽനിന്നും നാലുകാററുകളെ ഏലാമിന്നു നേരേ വരുത്തി
അവരെ ഈ എല്ലാ കാററുകളിലേക്കും ചിന്നിച്ചുകളയും; ഏലാമിൽനിന്നു
൩൭ ഭ്രഷ്ടരായവർ ചെന്നു ചേരാത്ത ഒരു ജാതി ഉണ്ടാകയും ഇല്ല. അവ
രുടേ പ്രാണനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടേ മുമ്പാകേ ഞാൻ ഏലാ
മിനെ മിരട്ടുകയും എൻേറ കോപച്ചൂടാകുന്ന തിന്മയെ അവരുടേ മേൽ
വരുത്തുകയും അവരെ മുടിപ്പോളം വാളിനെ അവരുടേ പിന്നാലേ
൩൮ അയക്കയും ചെയ്യും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ഏലാമിൽ ഞാൻ
എൻേറ സിംഹാസനത്തെ ഇരുത്തി അവിടുന്നു രാജാവെയും പ്രഭുക്കളെ
൩൯ യും കെടുത്തുകളയും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. നാളുകളുടേ
അവസാനത്തിൽ ഞാൻ ഏലാമിൻേറ അടിമയെ മാററും താനും എന്നു
യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.

൫൦. ൫൧. അദ്ധ്യായം.

I. ബാബേലിൻേറ വീഴ്ച ഇസ്രയേലിൻ വീണ്ടെടുപ്പും (൧൧) അതിൻേറ ഇല്ലായ്മ ഇതിൻേറ തേജസ്സും ആകുന്നതു (൨൧) യഹോവാലയത്തിൽ കാണിച്ച ദ്രോഹം നിമിത്തം തന്നേ. II. (൨൯) നാടു മുടിഞ്ഞുപോകുന്നതു ബാബേലിൻ ഡംഭഹേതുവായി (൪൧) ന്യായവിധിയെ നടത്തുന്നതു വടക്കുനിന്നു മ്ലേച്ഛജാതികൾ തന്നേ. (൫൧, ൫) ഇസ്രയേലിലേ വിശുദ്ധനോടു മത്സരിക്കയാൽ കൊടിയ ശിക്ഷ വേണം (൧൫) അന്നു സൎവ്വശക്തനോടു കല്ദയദേവകൾ തോല്ക്കും. III. (൨൭) എന്നിട്ടു യഹോവ ജാതികളെ ശിക്ഷനടത്തുവാൻ നിമന്ത്രിച്ചു (൩൮) പട്ടണത്തെ ദേവകളുമായി നശിപ്പിച്ചു (൫൦) ഉചിതപ്രകാരം പകവീളുന്നു (൫൯) എന്നുള്ളതു സരയാ ബാബേലിനെ തന്നേ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതു.

൧ യഹോവ യിറമിയാപ്രവാചകൻമുഖേന ബാബേൽ മുതലായ കല്ദയ
൨ ദേശത്തിന്നു നേരേ കല്പിച്ച് (എഴുതിച്ച) വചനമാവിതു. അല്ലയോ ജാ
തികളുടേ ഇടയിൽ കേൾപ്പിച്ച് അറിയിച്ചു കൊടി എടുപ്പിൻ: ബാബേൽ

പിടിച്ചുപോയി, ബേൽ നാണിച്ചു, മരോദക് മെരിണ്ടുപോയി; അതി
ലേ ബിംബങ്ങൾ നാണിച്ചു മുട്ടങ്ങൾ മെരിണ്ടുപോയി, എന്നു മറെക്കാതേ
൩ പ്രസ്താവിപ്പിൻ! എങ്ങനേ എന്നാൽ വടക്കുനിന്ന് ഒരു ജാതി അതിന്ന്
എതിരേ കരേറി അവരുടേ നാടു കുടിയില്ലാതേ പാഴാക്കുന്നു; മനുഷ്യരും
൪ പശ്വാദിയും മണ്ടിവാങ്ങിപ്പോയി. ആ നാളുകളിലും ആ കാലത്തും ഇസ്ര
യേൽപുത്രന്മാരും യഹുദാപുത്രന്മാരും ഒക്കത്തക്ക വരും, കരഞ്ഞുംകൊണ്ടു
നടന്നു തങ്ങടേ ദൈവമായ യഹോവയെ അന്വേഷിക്കും എന്നു യഹോ
൫ വയുടേ അരുളപ്പാടു. ഹോ വരുവിൻ, എന്നും മറക്കാത്ത നിത്യനിയമ
ത്താൽ യഹോവയോടു ചേൎന്നുകൊൾവിൻ! എന്നു ചൊല്ലി ഇങ്ങോട്ടു
൬ മുഖം വെച്ചു ചിയോൻവഴിയെ ചോദിക്കും.— എൻ ജനം കെട്ടുപോകു
ന്ന ആട്ടിങ്കൂട്ടമായി; അവരുടേ ഇടയന്മാരെ അവരെ ദ്രോഹിപ്പിക്കുന്ന
മലകളിൽ തെററിക്കയാൽ, അവർ മലയോടു കുന്നോളം ചെന്നു സ്വന്ത
൭ കിടത്തത്തെ മറന്നുകളഞ്ഞു. അവരെ കണ്ടെത്തിയവർ ഏവരും അവ
രെ തിന്നുകളഞ്ഞു, അവരെ ഞെരുക്കുന്നവർ: ഞങ്ങൾക്കു കററം ഇല്ല,
എന്നു പറഞ്ഞും പോയതു, ഇവൻ നീതിയുടേ പാൎപ്പിടവും പിതാക്കന്മാ
രുടേ പ്രത്യാശയും ആകുന്ന യഹോവയോടു പിഴെക്കയാൽ തന്നേ.
൮ ബാബേലിൻ നടുവിൽനിന്നു മണ്ടി കല്ദയദേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെട്ടു
ആട്ടിങ്കൂട്ടത്തിൻ മുമ്പിൽ ചെല്ലുന്ന കോലാടുകൾക്ക് ഒത്തുചമവിൻ!
൯ കാരണം ഞാൻ വടക്കേ ദിക്കിൽനിന്നു ഇതാ വലിയ ജാതികളുടേ സം
ഘത്തെ ഉണൎത്തി ബാബേലിന്ന് എതിരേ കരേറുമാറാക്കും. ആയവർ
അതിനെ കൊള്ളേ വട്ടംക്കൂട്ടും, അവിടേനിന്ന് അതു പിടിച്ചുപോകും.
അവൻേറ അമ്പുകൾ വെറുതേ പിന്തിരിയാത്ത വിദഗ്ധശൂരൻേറ അ
൰ മ്പിനോട് ഒക്കും. കല്ദയ കവൎച്ചയായിത്തീരും അവളെ കവരുന്നവർ
ഒക്കയും തൃപ്തരാകും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൰൧ എങ്ങനേ എന്നാൽ എൻ അവകാശത്തെ പിടിച്ചുപറിച്ചവരായുള്ളോ
രേ എത്ര സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ചാലും മെതിക്കുന്ന കടച്ചികണക്കേ
൰൨ കുതിച്ചാലും ബലത്ത അശ്വംപോലേ ചിറാലിച്ചാലും, നിങ്ങളുടേ അമ്മ
അത്യന്തം നാണിക്കും പെററവൾ അമ്പരന്നുപോകും: കണ്ടാലും ജാതി
൰൩ കളിൽ അന്ത്യമായതു മരുവും വറണ്ടതും പാഴ്നിലവും ആയി. യഹോ
വയുടേ ക്രോധം ഹേതുവായി അതു കുടി ഇല്ലാതേ മുററും ശൂന്യമായിച്ച
മയും, ബാബേലിൽ കടക്കുന്നവൻ എല്ലാം വിസ്മയിച്ചു അവൾ കൊണ്ട
൰൪ അടികൾ നിമിത്തം ചൂളയിടും (൪൯, ൰൭).— ഹോ വില്ലു കുലെക്കുന്ന
വരേ ബാബേലിനെക്കൊള്ളേ ചുററും മുതിൎന്നുംകൊണ്ട് അമ്പുകളെ ച

രതിക്കാതേ അതിലേക്ക് എയ്യിൻ! അവൾ യഹോവയോടു പിഴെച്ചുവ
൧൫ ല്ലോ. അവളോടു ചുററും ആൎത്തുവിളിപ്പിൻ! ഹാ അവൾ കൈ തന്നു;
അവളുടേ കൊത്തളങ്ങൾ വീണു മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞു; യഹോവയുടേ
പ്രതിക്രിയയല്ലോ. അവളോടു പകവീണ്ടു അവൾ ചെയ്തതിന് ഒത്തതു
൧൬ അവളെ ചെയ്യിൻ! ബാബേലിൽനിന്നു വിതക്കാരനെയും കൊയ്ത്തുകാ
ലത്ത് അരുവാളിനെ പിടിക്കുന്നവനെയും അറുതിപെടുപ്പിൻ! ഒടുക്കുന്ന
വാളിന്നു തെററുവാൻ അവനവൻ സ്വജനത്തിലേക്കു തിരിയും സ്വദേ
൧൭ ശത്തേക്കു മണ്ടിപ്പോകും.— ഇസ്രയേൽ ആകട്ടേ സിംഹങ്ങൾ ആട്ടി
പ്പോയിക്കയാൽ വേറായിപ്പോയ ആടത്രേ. മുമ്പേ അശ്ശൂർരാജാവ് അതി
നെ തിന്നു, ഈ ഒടുക്കത്തു ബാബേൽരാജാവായ നബുകദ്രേചർ അതി
൧൮ ന്റേ എല്ലുകളെ തകൎത്തു. അതുകൊണ്ട് ഇസ്രയേലിൻദൈവമായ സൈ
ന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നിതു: അശ്ശൂർരാജാവിനെ ഞാൻ സന്ദൎശി
ച്ചപ്രകാരം ഇതാ ബാബേൽരാജാവിനെയും അവന്റേ ദേശത്തെയും
൧൯ സന്ദൎശിക്കുന്നു. ഇസ്രയേലിനെ തന്റേ പുലത്തേക്കു ഞാൻ മടക്കും, ക
ൎമ്മേലിലും ബാശാനിലും മേഞ്ഞു, എഫ്രയിംമലെക്കലും ഗില്യാദിലും ദേഹി
൨൦ ക്കു തൃപ്തിവരുത്തുവാൻ തന്നേ. അന്നാളുകളിലും ആ കാലത്തും ഇസ്രയേ
ലിന്റേ കററത്തെ അന്വേഷിച്ചാൽ അത് ഇല്ലാതേ ആയി; യഹൂദാ
പാപങ്ങളെ (തേടിയാൽ) കാണാകയും ഇല്ല; ഞാൻ ശേഷിപ്പിക്കുന്നവ
രോടു ക്ഷമിക്കും സത്യം.
൨൧ അല്ലയോ അതിമറുപ്പ് (മറത്തിം) എന്ന രാജ്യത്തെക്കൊള്ളേ കരേറു
ക, സന്ദൎശ്യം (പുക്കോദ്) എന്നതിന്റേ നിവാസികൾക്കു നേരേ പാഴാ
ക്കി പ്രാവിക്കളഞ്ഞും അവരുടേ പിന്നാലേ ചെല്ക, ഞാൻ കല്പിച്ചപ്രകാ
൨൨ രം എല്ലാം ചെയ്ക! എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. നാട് എങ്ങും
൨൩ യുദ്ധനാദവും വലിയ ഇടിവും അത്രേ. സൎവ്വഭൂമിയുടേ ചുററിക എങ്ങ
നേ തകൎന്നു നുറുങ്ങുന്നു! ബാബേൽ ജാതികളിൽ വിസ്മയമായി തീൎന്നത്
൨൪ എങ്ങനേ! ബാബേലേ നിണക്കു ഞാൻ കണിവെച്ചിട്ടു നീ അറിയാ
തേ കുടുങ്ങി വന്നു; യഹോവയോട് അങ്കം തൊടുക്കകൊണ്ടു നീ കാണാ
൨൫ യി കൈക്കലും ആയ്പ്പോയി. യഹോവ തന്റേ ഭണ്ഡാരത്തെ തുറന്നു
ഈററലിന്റേ ആയുധങ്ങളെ പുറത്തു വരുത്തിയതു കല്ദയദേശത്തു, സൈ
ന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്ന കൎത്താവിന്നു ഒരു തൂരം ഉണ്ടാകയാൽ ത
൨൬ ന്നേ. അന്ത്യന്മാരും കൂടേ അങ്ങു വന്നു അതിലേ പാണ്ടിശാലകളെ തുറ
ന്നു നെൽതുരുമ്പു പോലേ മുതൽ കൂമ്പിച്ചു കൂട്ടി (ചുട്ടു) പ്രാവിക്കളവിൻ,

൨൭ അവൾക്കു ശേഷിപ്പ് അരുതു. അതിൻേറ കാളകളെ ഒക്കയും അറു
ക്കിൻ, കലെക്ക് അവർ കിഴിയട്ടേ! അവരുടേ ദിവസമാകുന്ന സന്ദർ
൨൮ നകാലം വന്നതുകൊണ്ട് അവൎക്കു ഹാ കഷ്ടം! കേട്ടാലും, ബാബേലിൽ
നിന്നു ചാടിപ്പോയവരും വഴുതിപ്പോന്നവരും നമ്മുടേ ദൈവമായ യ
ഹോവയുടേ പ്രതിക്രിയയെ തിരുമന്ദിരത്തിൻേറ പ്രതിക്രിയയെ തന്നേ,
ചിയ്യോനിൽ അറിയിച്ചു വിളിക്കുന്നതു!
൨൯ ഹോ, ബാബേലിന്നു നേരേ വില്ലന്മാരെ നിമന്ത്രിച്ചു, വില്ലു കലെക്കു
ന്ന ഏവരെയും കൂട്ടുവിൻ! അതിനെ ചുററി നിരോധിപ്പിൻ! ആരെയും
വിട്ടുവിക്കരുതു! അവളുടേ വേലെക്കു തക്കവണ്ണം പകരം വീട്ടി, അവൾ
ചെയ്യതിന്ന് ഒത്തത് എല്ലാം അവളെ ചെയ്വിൻ; ഇസ്രയേലിൽ വിശു
൩൦ ദ്ധനായ യഹോവയോടു അവൾ തിളെച്ചുപോയല്ലോ. (൪൯, ൨൬)
അതുകൊണ്ട് അവളുടേ യുവാക്കൾ അതിൻ തെരുക്കളിൽ വീഴും പോ
രാളികൾ ഒക്കയും അന്നു മുടിഞ്ഞുപോകും എന്നു യഹോവയുടേ അരുള
൩൧ പ്പാടു. അല്ലയോ തിളപ്പേ, ഞാൻ ഇതാ നിന്നെക്കൊള്ളേ വരുന്നു എ
ന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയായ കൎത്താവിൻേറ അരുളപ്പാടു; നിൻേറ
൩൨ ദിവസമാകുന്ന സന്ദൎശനകാലം വന്നു സത്യം. അന്നു തിളപ്പു ഇടറി
വീഴും അതിന്നു നിവിൎത്തുന്നവനും ആരും ഇല്ല; അതിൻേറ ഊരുകളിൽ
൩൩ ഞാൻ തീ കത്തിക്കുന്നതു ചുററുമുള്ളത് ഒക്കയും തിന്നുകളയും.— സൈ
ന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നിതു: ഇസ്രയേൽപുത്രന്മാരും യഹൂദാപുത്ര
ന്മാരും ഒക്കത്തക്ക പീഡിതരത്രേ; അവരെ അടിമയാക്കിയവർ ഏവരും
൩൪ വിട്ടയപ്പാൻ മനസ്സില്ലാതേ അവരെ മുറുകേ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ
രെ വീണ്ടെടുപ്പവൻ ശക്തൻ തന്നേ, സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്ന്
അവൻേറ പേർ. ഭൂമിക്കു സ്വസ്ഥത വരുത്തുവാനും ബാബേൽനിവാ
സികളെ വിറെപ്പിപ്പാനും അവരുടേ വ്യവഹാരത്തെ അവൻ വ്യവഹ
൩൫ രിക്കേ ഉള്ളു. കല്ദയരുടേ മേൽ വാൾ (വരിക) എന്നു യഹോവയുടേ
അരുളപ്പാടു, ബാബേൽകുടിയാന്മാരിലും പ്രഭുക്കന്മാരിലും ജ്ഞാനികളി
൩൬ ലും (തട്ടുക). വ്യാജക്കാരുടേ മേൽ വാൾ, അവർ മൂഢരാവാൻ തന്നേ;
൩൭ അതിലേ വീരരുടേ മേൽ വാൾ, അവർ മിരണ്ടുപോവാനായി; അതി
ലേ കുതിരയിലും തേരിലും അതിൻമദ്ധ്യേ ഉള്ള വൎണ്ണസങ്കരത്തിലും വാൾ,
അവർ പെണ്ണരാവാൻ തന്നേ; അതിലേ ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ വാൾ, അവ
൩൮ കവൎന്നുപോവാൻ തന്നേ. അതിലേ വെള്ളങ്ങളുടേ മേൽ ഉണക്കം (ത
ട്ടുക) അവ വറണ്ടുപോവാൻ തന്നേ; കാരണം അതു വിഗ്രഹങ്ങളുടേ

൩൯ നാടാകുന്നു, ഭീഷണികളാൽ അവൎക്കു ഭ്രാന്തി പിടിക്കുന്നു. ആകയാൽ
മരുജന്തുക്കൾ ഓരികളോടു പാൎക്കയും തീവിഴുങ്ങികൾ അതിൽ വസിക്ക
യും ചെയ്യും, എന്നും വാസമാവാറില്ല, തലമുറതലമുറയോളം കുടിയേറുക
൪൦ യും ഇല്ല (യശ. ൧൩, ൨൦ *f.*). (൪൯, ൧൮) ദൈവം സദോംഘമോറയും
അയല്പുറവും മറിച്ചപ്രകാരം അവിടേ ആൾ പാൎക്ക ഇല്ല മനുഷ്യപുത്രൻ
പരിമാറുകയും ഇല്ല എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൪൧ (൬, ൨൨ *ff.*) വടക്കേദേശത്തുനിന്ന് ഇതാ ഒരു ജനം വരുന്നു, ഉ
ത്തരടിക്കിൽനിന്നു വലിയ ജാതിയും ബഹുരാജാക്കളും ഉണൎന്നെഴുന്നു.
൪൨ വില്ലും ചവളവും ഏന്തിപ്പിടിക്കും ആ കനിവില്ലാത്ത ക്രൂരന്മാർ; അവരു
ടേ ഒച്ച കടൽകണക്കേ ഇരെക്കയും കുതിരകളുടേ മേൽ ഏറി ഓട്ടുകയും,
ബാബേൽപുത്രീ, നിന്നെക്കൊള്ളേ പുരുഷരായി പോരിന്ന് ഒരുങ്ങി
൪൩ ട്ടത്രേ. അതിൻ കേൾവി ബാബേൽരാജാവു കേട്ടു ഉടനേ കൈകൾ
൪൪ തളൎന്നു; ഈററുനോവിന്നൊത്ത വ്യാകലം പിടിച്ചു.— (൪൯, ൧൯ *ff.*)
അതാ സിംഹം പോലേ അവൻ യൎദ്ദേന്റേ ഡംഭിൽനിന്നു ശൈലവാസ
ത്തിലേക്കു കരേറുന്നു; ഒരു നൊടികൊണ്ടു ഞാൻ അവരേ അതിൽനിന്നു
തള്ളുകയും എനിക്കു തെളിഞ്ഞവനെ അതിന്മേൽ കല്പിച്ചാക്കയും ചെയ്യും;
എനിക്ക് ആരുപോൽ തുല്യൻ? എന്മേൽ ആർ അന്യായം വെക്കും?
൪൫ എന്റേ മുമ്പിൽ നില്ക്കാകുന്ന ഇടയനും ആർ? അതുകൊണ്ടു യഹോവ
ബാബേലിന്നു നേരേ മന്ത്രിച്ച ആലോചനയെയും കല്ദയദേശത്തിന്നു
നേരേ നിനെച്ച വിചാരങ്ങളെയും കേൾപ്പിൻ: ആട്ടിങ്കൂട്ടത്തിലേ ചെ
റിയവരെ ഇഴെച്ചു കൊണ്ടുപോകും നിശ്ചയം; പുല്പുലം അവരെ ചൊല്ലി
൪൬ വിസ്മയിക്കും നിശ്ചയം. ബാബേൽ പിടിച്ചുപോയി എന്ന ഓശയാൽ
൫൧, ൧ ഭൂമി കുലുങ്ങും, ക്രൂക്കൽ ജാതികളിൽ കേൾക്കാകയും ചെയ്യും.— യഹോവ
പറയുന്നിതു: ബാബേലിന്നും (കല്ദയർ എന്ന) എൻ മാററാന്മാരുടേ ഉള്ള
ത്തിൽ വസിക്കുന്നവൎക്കും നേരേ ഞാൻ ഇതാ നശിപ്പിക്കുന്നവന്റേ ആ
൨ ത്മാവിനെ ഉണൎത്തി, മ്ലേഛ്ശന്മാരെ ബാബേലിലേക്ക് അയക്കും, അവർ
അതിനെ തൂററി അതിന്റേ ദേശത്തെ ഒഴിച്ചുകളയും, ആപത്തിവസ
൩ ത്തിൽ ചുററിൽനിന്നും അതിന്മേൽ തിങ്ങിവരുമല്ലോ. കുലയേററുന്ന
വങ്കൽതോറും കവചം പൂണ്ടു ഞെളിയുന്ന വങ്കൽതോറും വില്ലു കുലെക്കു
ന്നവൻ കുലെക്കും. അതിലേ യുവാക്കളെ ആദരിയാതേ സമസ്തസൈ
൪ ന്യത്തെ (പ്രാവി) സംഹരിപ്പിൻ, കല്ദയനാട്ടിൽ കുത്തുകൊണ്ടവരും
അതിൻ തെരുക്കളിൽ കുതൎന്നവരും വീഴുവാൻ തന്നേ.

൫ കാരണം ഇസ്രയേലും യഹൂദയും സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയാകു
ന്ന സ്വദൈവത്താൽ വിധവയായി പോയിട്ടില്ല; ആ ദേശമോ ഇസ്ര
൬ യേലിൽ വിശുദ്ധനായവനോടുള്ള കുററം നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. ബാബേ
ലിൻ നടുവിൽനിന്നു മണ്ടി അവനവൻ തൻ പ്രാണനെ വിടുവിച്ചു
അവളുടേ അകൃത്യത്തിൽ നാശം തട്ടാതേ പോരുവിൻ! ഇതു യഹോ
വെക്കു പ്രതിക്രിയാസമയമല്ലോ, അവളുടേ ക്രിയെക്കു തക്ക പകരം
൭ താൻ ഒപ്പിക്കുന്നു. ബാബേൽ യഹോവയുടേ കയ്യിൽ പൊൻപാത്രമാ
യി സൎവ്വഭൂമിയെയും മദിപ്പിച്ചിരുന്നു, അവളുടേ വീഞ്ഞു ജാതികൾ കുടി
൮ ക്കയാൽ ജാതികൾക്കു ഭ്രാന്തു പിടിച്ചു. പെട്ടന്നു ബാബേൽ വീണു തക
ൎന്നുപോകുന്നു. അവളെ ചൊല്ലി മുറ വിളിപ്പിൻ! അവളുടേ വേദനെക്കു
൯ നല്പശവാങ്ങുവിൻ, പക്ഷേ ചികിത്സിക്കാം. "ഞങ്ങൾ ബാബേലിന്നു
ചികിത്സിച്ചിട്ടും പൊറുത്തിട്ടില്ല. അവളെ വിടുവിൻ! അവളുടേ അ
ന്യായം വാനത്തോളം എത്തി ഇളമുകിലോടു മുട്ടുന്നതുകൊണ്ടു നാം താന്താ
൰ ന്റേ ദേശത്തേക്കു പോക!" ഞങ്ങളുടേ നീതികളെ യഹോവ പുറപ്പെ
ടുവിച്ചു; വരുവിൻ നമ്മുടേ ദൈവമായ യഹോവയുടേ ക്രിയയെ നാം
൰൧ ചിയ്യോനിൽ വൎണ്ണിപ്പൂതാക!— അമ്പുകളെ മിനുക്കുവിൻ, പലിശകളെ
നിറയ പിടിപ്പിൻ! മാദായി അരചന്മാരുടേ ആത്മാവിനെ യഹോവ
ഉണൎത്തിയതു ബാബേലിനെ നശിപ്പിപ്പാൻ അവന്റേ ഉപായം ഇതിന്നു
നേരേ ആകയാൽ തന്നേ. യഹോവയുടേ പ്രതിക്രിയയല്ലോ, തിരുമന്ദി
൰൨ രത്തിന്റേ പ്രതിക്രിയ തന്നേ. ബാബേലിന്റേ മതിലുകൾക്ക് എതിരേ
കൊടി എടുപ്പിൻ! കാവലിനെ ഉറപ്പിപ്പിൻ! കാവലാളികളെ നിൎത്തുവി
ൻ! പതിയിരിപ്പുകളെ നിരത്തുവിൻ! യഹോവ ആകട്ടേ ബാബേൽനി
വാസികളെക്കൊള്ളേ ഉരെച്ചതിനെ നിൎണ്ണയിച്ച പോലേ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു.
൰൩ ഏറിയ വെള്ളങ്ങളരികേ വസിപ്പവളേ, ഭണ്ഡാരങ്ങൾ പെരുകിയവളേ!
നിന്റേ ആദായത്തിന്റേ അളവായി നിന്റേ അവസാനം വന്നിരി
൰൪ ക്കുന്നു. സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ സ്വപ്രാണനാണ സത്യം ചെയ്തിതു:
ഞാൻ നിന്നിൽ തുള്ളനെ പോലേ മനുഷ്യരെ നിറെച്ചിട്ടും (ചക്കുമെതി
ക്കുന്ന) അട്ടഹാസം നിന്നെ ചൊല്ലി തുടരും.
൰൫ (൰, ൰൨ *ff.*) തൻ ഊക്കിനാൽ ഭൂമിയെ ഉണ്ടാക്കി ജ്ഞാനത്താൽ ഊ
ഴിയെ സ്ഥാപിച്ചു വിവേകത്താൽ വാനങ്ങളെ വിരിച്ചവൻ തന്നേ
൰൬ (ദൈവം). അവൻ വാനത്തിൽ വെള്ളങ്ങളെ മുഴക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്നു
ഭൂമിയുടേ അറുതിയിൽനിന്ന് ആവികളെ കരേററി മിന്നലുകളെ മഴയാ

ക്കി ചമെച്ചു കാററിനെ തന്റെ ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽനിന്നു പുറപ്പെടീക്കുന്നു.
൧൭ ഏതു മനുഷ്യനും അറിവുകെട്ട പൊട്ടനായി കാണും, ബിംബം ഹേതുവാ
യി ഏതു തട്ടാനും നാണിച്ചുപോകുന്നു, അവൻ വാൎത്ത വിഗ്രഹം ആത്മാ
൧൮ വില്ലാത്ത പൊളിയല്ലോ ആകുന്നു. അവ മായയും പരിഹാസപ്പണിയും
൧൯ അത്രേ, സന്ദൎശനകാലത്തിൽ കെട്ടും. ഇവ പോലേ അല്ല യാക്കോബിൻ
പങ്കായവൻ; വിശ്വത്തെയും തന്റെ അവകാശഗോത്രത്തെയും നിൎമ്മിച്ച
വനത്രേ, സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്ന് അവന്റെ നാമം.—
൨൦ (ബാബേലേ) നീ എനിക്കു വെണ്മഴുവായ പടക്കോപ്പു, നിന്നെക്കൊണ്ടു
൨൧ ഞാൻ ജാതികളെ പൊടിച്ചു രാജ്യങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചുപോന്നു. നിന്നെ
ക്കൊണ്ടു കുതിരയെയും പുറത്തുകയറിയവനെയും പൊടിച്ചു, തേരും കി
൨൨ ടാകുന്നവനെയും പൊടിച്ചു, നിന്നെക്കൊണ്ടു ആണും പെണ്ണും പൊടി
ച്ചു, നിന്നെക്കൊണ്ടു വൃദ്ധനെയും ബാലനെയും പൊടിച്ചു, നിന്നെക്കൊ
൨൩ ണ്ടു യുവാവിനെയും കന്യയെയും പൊടിച്ചു, നിന്നെക്കൊണ്ടു ഇടയനെ
യും കൂട്ടത്തെയും പൊടിച്ചു, നിന്നെക്കൊണ്ടു കൃഷിക്കാരനെയും ഏരിനെ
യും പൊടിച്ചു, നിന്നെക്കൊണ്ടു നാടുവാഴികളെയും മാടമ്പികളെയും
൨൪ പൊടിച്ചു പോന്നു. ബാബേലും കല്ദയവാസികൾ ഒക്കയും ചിയ്യോ
നിൽ ചെയ്ത എല്ലാ തിന്മെക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണ്കേ അവരിൽ പക
൨൫ രം ഒപ്പിക്കും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.— ഹേ സൎവ്വഭൂമിയെ
യും നശിപ്പിച്ച നാശപൎവ്വതമേ, നിന്നെക്കൊള്ളേ ഞാൻ ഇതാ! എന്നു യ
ഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. നിന്മേൽ ഞാൻ കൈ നീട്ടി ശൈലങ്ങ
൨൬ ളിൽനിന്നു നിന്നെ ഉരുട്ടി ചുടുന്ന മലയാക്കി വെക്കും, നിന്നിൽനിന്നു
- മൂലെക്കും അടിസ്ഥാനത്തിന്നും ഒരു കല്ലിനെയും കൊള്ളരുതാതോളമേ;
എന്നേക്കും നീ പാഴിടങ്ങൾ ആകേ ഉള്ളു എന്നു യഹോവയുടേ അരുള
പ്പാടു.

൨൭ അല്ലയോ ഭൂമിയിൽ കൊടി എടുപ്പിൻ, ജാതികളിൽ കാഹളം ഊതു
വിൻ, അവൾക്കു നേരേ ജാതികളെ സംസ്കരിപ്പിൻ! അവളെക്കൊള്ളേ
അരരാത്തു, മിന്നി, അഷ്കനാജ് എന്ന രാജ്യങ്ങളെ നിമന്ത്രിപ്പിൻ! അവ
ൾക്കെതിരേ പണിക്കരെ നിശ്ചയിപ്പിൻ, പരുപരുത്ത തുള്ളനെ പോ
൨൮ ലേ അശ്വത്തെ കരേററുവിൻ! മാദായി അരചന്മാരെയും അതിലേ നാ
ടുവാഴികളും മാടമ്പികളും ഒക്കയും അവന്റെ വാഴ്ചെക്ക് അടങ്ങിയ സമ
൨൯ സ്തഭൂമിയുമായിട്ടു ജാതികളെ അവൾക്കു നേരേ സംസ്കരിപ്പിൻ! ഉടനേ
ഭൂമി നടുങ്ങി കലുങ്ങി, ബാബേൽദേശത്തെ കുടിയില്ലാതേ പാഴാക്കേ

ണം എന്നുള്ള യഹോവയുടേ വിചാരങ്ങൾ ബാബേലിൽ നിវിരുന്നു
൩൦ പോൽ. ബാബേലിലേ വീരന്മാർ പൊരുന്നതു മതിയാക്കി കോട്ടക
ളിൽ ഇരുന്നുകൊള്ളുന്നു, അവർ വീൎയ്യം വററീട്ടു പെണ്ണരായി ചമെഞ്ഞു,
അതിലേ വാസസ്ഥലങ്ങളെ കത്തിച്ചും ഓടാമ്പലുകളെ ഒടിച്ചും കളഞ്ഞു.
൩൧. ൩൨ അവൻേറ പട്ടണം അററംതൊട്ടു പിടിച്ചുപോയി എന്നും, പാലങ്ങൾ
കൈവശമായിപ്പോയി, കുളങ്ങൾ തീക്ക് ഇരയായി എന്നും, പടയാളി
കൾ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്നും, ബാബേൽരാജാവെ ഉണൎത്തിപ്പാൻ, ഓട്ടാ
ളൻ ഓട്ടാളനെയും ഒററുകാരൻ ഒററുകാരനെയും എതിരേററ് ഓട്ടു
൩൩ ന്നു. ഇസ്രയേലിൻദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ആകട്ടേ
പറയുന്നിതു: ബാബേൽപുത്രി ചവിട്ടി മെഴുകുമ്പോൾ ഉള്ള കളത്തിന്ന്
ഒക്കുന്നു, ഇനി അസാരം പാൎത്താൽ അവൾക്കു കൊയ്ത്തുകാലം വരുന്നു.—
൩൪ നമ്മെ ഭക്ഷിച്ചു നമ്മെ ധ്വംസിച്ചുകളഞ്ഞതു നബുകദ്രേച്ചർ എന്ന ബാ
ബേൽരാജാവു തന്നേ, നമ്മെ വെറുമ്പാത്രമാക്കി, നക്രം പോലേ നമ്മെ
വിഴുങ്ങി, ഇഷ്ടേ മൃഷ്ടങ്ങളാൽ കുക്ഷിയെ നിറെച്ചു നമ്മെ ഉന്തിക്കള
൩൫ ഞ്ഞു. എങ്കലേ സാഹസവും എൻ മാംസവും ബാബേലിന്മേൽ ആക!
എന്നു ചിയ്യോൻനിവാസിനിയും, എൻ രക്തം കല്ദയവാസികളിന്മേൽ!
൩൬ എന്നു യരുശലേമും പറവൂതാക. അതുകൊണ്ടു യഹോവ പറയുന്നിതു:
നിൻേറ വ്യവഹാരം ഞാൻ ഇതാ വാദിച്ചു നിൻേറ പകയെ വീട്ടിക്കൊ
ള്ളുന്നു, അവളുടേ കടലിനെ ഉണക്കി, ഉറവിനെ വററിച്ചുവെക്കുന്നു.
൩൭ ബാബേൽ കൽക്കുമ്പലും കുറുനരികളുടേ ഇരിപ്പും കുടിയില്ലാതേ വിസ്മ
യവും ചീററുന്നതുമായിത്തീരും.
൩൮ ഒക്കത്തക്ക ഇളങ്കേസരികൾ കണക്കേ അലറി സിംഹക്കുട്ടികളെ പോ
൩൯ ലേ കുരുങ്ങുന്നു. അവർ കാളുമ്പോൾ ഞാൻ അവൎക്കു കുടിപ്പാൻ ഒരുക്കി
മത്തത വരുത്തുന്നതു ഉല്ലസിച്ചു നിത്യനിദ്ര ഉറങ്ങി ഉണരാതേ പോവാ
൪൦ നായി തന്നേ, എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. അവരെ കോലാട്ടു
മുട്ടാടുകളുമായി കുഞ്ഞാടുകളെ പോലേ ഞാൻ കുലെക്കായി കിഴിക്കും.—
൪൧ ശേശക് (൨൫, ൨൬) എങ്ങനേ പിടിച്ചുപോയി സൎവ്വഭൂമിക്കു സ്തുത്യമായ
തു എങ്ങനേ കൈവശമായി! ബാബേൽ ജാതികളിൽ എങ്ങനേ വിസ്മയ
൪൨ മായിത്തീൎന്നു! കടൽ ബാബേലിന്മേൽ പൊങ്ങിവന്നു, അതിൻ തിരക
൪൩ ളുടേ മുഴക്കത്താൽ അതു മൂടിക്കിടക്കുന്നു. അതിൻ ഊരുകൾ ശൂന്യമാ
യി വറണ്ട ഭൂമിയും പാഴ്നിലവുമായി ആൾ വസിക്കാതേയും മനുഷ്യപു
൪൪ ത്രൻ കടക്കാതേയും ഉള്ള ദേശമായിത്തീൎന്നു. ബാബേലിലേ ബേലിനെ

ഞാൻ സന്ദർശിച്ചു അവൻ വിഴുങ്ങിയതിനെ വായിൽനിന്നു പുറത്താക്കും,
ജാതികൾ ഇനി അവങ്കലേക്കു ഒഴുകുകയില്ല, ബാബേലിൻ വന്മതിലും
൪൫ വീണു. എൻ ജനമേ, അവളുടേ നടുവിൽനിന്നു പുറപ്പെടുവിൻ, യ
ഹോവയുടേ കോപച്ചൂട്ടിൽനിന്നു താന്താന്റേ പ്രാണനെ വിടുവിച്ചുകൊ
൪൬ ൾവിൻ! ഓർ ആണ്ടിൽ ഈ വാൎത്തയും പിറേറ ആണ്ടിൽ ആ വാൎത്ത
യും സംഭവിച്ചാലും, രാജ്യത്തിൽ സാഹസവും വാഴുന്നോന്ന് എതിരേ വാ
ഴുന്നോൻ എന്നതും വന്നാലും, ദേശത്തു കേൾക്കാകുന്ന കേൾവിയിങ്കൽ
൪൭ നിങ്ങടേ ഹൃദയം മന്ദിക്കയും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയും ഒല്ലാ!— അതു
കൊണ്ടു ഞാൻ ബാബേലിലേ ബിംബങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്ന നാളുകൾ ഇ
താ വരുന്നു, അന്ന് അതിൻ ദേശം എല്ലാം വാടുകയും അതിൻ നടുവിൽ
൪൮ കുത്തുന്നവർ ഒക്കയും വീഴുകയും, വാനവും ഭൂമിയും അവയിലുള്ള സകല
വും ബാബേലിനെ ചൊല്ലി ഘോഷിക്കയും ചെയ്യും. വടക്കുനിന്നാകട്ടേ
൪൯ അവൾക്കു സംഹാരികൾ വരും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ബാ
ബേൽ ഇസ്രയേലിൽ കുത്തുന്നവരെ വീഴിച്ചതു പോലേ തന്നേ സൎവ്വഭൂമി
യിൽനിന്നു കുത്തുന്നവരും ബാബേൽനിമിത്തം വീഴും.
൫൦ ഹേ വാളിൽനിന്നു ഒഴിഞ്ഞുപോന്നവരേ, നില്ക്കാതേ ചെല്ലുവിൻ! ദൂ
രത്തുനിന്നു യഹോവയെ ഓൎപ്പിൻ, യരുശലേം നിങ്ങളുടേ മനസ്സിൽ തോ
൫൧ ന്നാവു! നിന്ദയെ കേൾക്കയാൽ ഞങ്ങൾ നാണിച്ചു, അന്യന്മാർ യഹോ
വാലയത്തിലേ വിശുദ്ധസ്ഥലങ്ങളിൽ പൂകയാൽ ലജ്ജ ഞങ്ങടേ മുഖത്തെ
൫൨ മൂടി ഇരുന്നു. എന്നാൽ ഇതാ അവളുടേ ബിംബങ്ങളെ ഞാൻ സന്ദൎശി
ക്കുന്ന നാളുകൾ വരുന്നു എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു; അവളുടേ
൫൩ നാട്ടിൽ എങ്ങും കുത്തുന്നവർ ഞരങ്ങും. ബാബേൽ വാനത്തിൽ കയറി
യാലും, തന്റേ ഊക്കേറും പൊക്കത്തെ ഉറപ്പിച്ചാലും, എങ്കൽനിന്നു സം
൫൪ ഹാരികൾ അവൾക്കു വരും, എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ഹാ
ബാബേലിൽനിന്നു ക്രുക്കുന്ന നാദവും കല്ദയനാട്ടിൽനിന്നു വലിയ ഇടി
൫൫ വും കേൾ! യഹോവ ആകട്ടേ ബാബേലിനെ സംഹരിച്ചു അതിൽനി
ന്നു വലിയ ഒച്ചയെ കെടുക്കുന്നു, അവരുടേ തിരകൾ പെരുത്ത വെള്ള
൫൬ ങ്ങൾ പോലേ ഇരെച്ചിട്ട് അവരുടേ മുഴക്കം ഒച്ചപ്പെടും. ആ ബാ
ബേൽ എന്നവൾക്കാകട്ടേ സംഹാരി വരുന്നു, അവളുടേ വീരന്മാർ പി
ടിപെട്ടും അവരുടേ വില്ലുകൾ ഒടിഞ്ഞും പോകും, പ്രതികാരദേവനല്ലോ
൫൭ യഹോവ, അവൻ പകരം ചെയ്കേ ഉള്ളൂ. അവളുടേ പ്രഭുക്കളെയും
ജ്ഞാനികളെയും, അവളുടേ നാടുവാഴി മാടമ്പികളെയും വീരന്മാരെയും

ഞാൻ മദിപ്പിക്കുന്നതു നിത്യനിദ്ര ഉറങ്ങി ഉണരാതെ ഇരിപ്പാൻ തന്നേ
എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്ന പേരുള്ള രാജാവിന്റെ അരുള
൫൮ പ്പാടു. ബാബേലിലേ വിശാലമതിലുകൾ അറ മാഞ്ഞു മുടിഞ്ഞും അ
തിൽ ഉയൎന്ന തോരണദ്വാരങ്ങൾ തീയിൽ വെന്തുംപോകും (ഹബ. ൨,
൧൩) വംശങ്ങൾ മിത്ഥ്യയായിട്ടും കുലങ്ങൾ തീക്കായിട്ടും അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടു
ക്ഷീണിപ്പാൻ തന്നേ, എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നു.
൫൯ ഇപ്രകാരം ബാബേലിന്നു നേരേ എഴുതിയ വചനങ്ങൾ ഒക്കയും, അ
ത്഻ാൽ ബാബേലിന്മേൽ വരേണ്ടുന്ന സകലദോഷത്തെയും യിറമിയാ
ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയ ശേഷം,
൬൦ യഹൂദാരാജാവായ ചിദക്കീയാ വാഴുന്ന നാലാം ആണ്ടിൽ മഃസേയാ
പുത്രനായ നേരീയാവിൻപുത്രനായ സരായാ പ്രയാണാദ്ധ്യക്ഷനായി രാ
ജാവോടു കൂടി ബാബേലിന്നാമാറു യാത്രയാകുമ്പോൾ യിറമിയാപ്രവാച
൬൧ കൻ സരായാവോടു കല്പിച്ച വചനമാവിതു. യിറമിയാ സരായാവോടു
പറഞ്ഞു: നീ ബാബേലിൽ എത്തിയാൽ നോക്കിക്കൊണ്ടു് ഈ സകലവ
൬൨ ചനങ്ങളെയും വായിച്ചു പറയേണ്ടുന്നിതു: യഹോവേ, ഇവ്വിടം മനു
ഷ്യന്മുതൽ മൃഗപൎയ്യന്തം ഒന്നും വസിക്കാതേ എന്നേക്കും പാഴിടമാകുംവ
ണ്ണം ഇതിനെ ഛേദിച്ചുകളവാനായി നീ ഈ സ്ഥലത്തിന്നു നേരേ ഉരെ
൬൩ ച്ചുവല്ലോ. എന്നിട്ടു പുസ്തകത്തെ വായിച്ചു തീൎന്നാൽ പിന്നേ അതിനോ
൬൪ ടു കല്ലിനെ കെട്ടി ഫ്രാത്തിൻ നടുവിൽ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു: ഇങ്ങനേ
ബാബേൽ ആണുപോകയും ഞാൻ അതിന്മേൽ വരുത്തുന്ന തിന്മയിൽ
നിന്നു നിവിരായ്കയും അവർ ക്ഷീണിക്കയും ചെയ്യും എന്നു പറക.—
ഇത്രോടമേ യിറമിയാവചനങ്ങൾ.

൫൨. അദ്ധ്യായം.

യരുശലേമിൻ നാശം (൧൨) ദേവാലയസംഹാരവും ജനപ്രവാസവും (൨൪) മേലോരുടേ ശിക്ഷയും മൂന്നു പ്രവാസങ്ങളും (൩൧) യോയക്കീന്റെ അഭ്യുദയവും (ഇങ്ങനേ ബാരൂക്കോ മററാരോ ൨ രാജ. ൨൪ *f*. എന്നുള്ളതിന്നു ഒത്തവണ്ണം രചിച്ച ഉപാഖ്യാനം).

൧ ചിദക്കീയാ വാഴുന്ന സമയം ഇരുപത്തൊന്നു വയസ്സുള്ളവനായി യരു
ശലേമിൽ പതിനോരാണ്ടു വാണുകൊണ്ടിരുന്നു. ലിബ്നയിലേ യിറമിയാ
൨ വിൻപുത്രിയായ ഹമിതാൾ എന്നതു അമ്മയുടേ പേർ. യോയക്കീം ചെ
യ്തപ്രകാരം ഒക്കയും അവൻ യഹോവയുടേ കണ്ണുകളിൽ ദോഷമായതി

൩ നെ ചെയ്യുപോന്നു. യഹോവയുടേ കോപം ഹേതുവായി ഇതു യരുശ
ലേമിന്നും യഹൂദെക്കും സംഭവിച്ചതു അവൻ ഇവരെ തിരുസന്നിധിയി
ൽനിന്നു തള്ളിക്കളവോളമത്രേ. അനന്തരം ചിദക്കീയാ ബാബേൽരാ ജാ
൪ വോടു മറുത്തുകളഞ്ഞു.— അവൻേറ വാഴ്ചയുടേ ഒമ്പതാം ആണ്ടേ പ
ത്താം മാസത്തിൽ പത്താം തിയ്യതിക്കു ബാബേൽരാജാവായ നബുകദ്രേ
ചർ സകലബലവുമായി യരുശലേമെക്കൊള്ളേ വന്നു (൨ൻ, ൧), അതി
ന്നു നേരേ അവർ പാളയം ഇറങ്ങി അതിൻേറ ചുററും കാവൽഗോപുര
൫ ങ്ങളെ പണിതു, ഇങ്ങനേ ചിദക്കീയാരാജാവിൻ പതിനൊന്നാം ആ
൬ ണ്ടുവരേ പട്ടണം നിരോധത്തിൽ ആയ ശേഷം, നാലാം മാസം ഒമ്പ
താം തിയ്യതിക്കു ക്ഷാമം പട്ടണത്തിൽ അതിക്രമിച്ചിട്ടു നാട്ടുകാൎക്കു ആഹാ
൭ രം ഇല്ലാതേ ആയി. അന്നു പട്ടണം പിളന്നുപോയി പോരാളികൾ ഒ
ക്കയും മണ്ടി രാക്കു രാജത്തോട്ടംവഴിയായി രണ്ടു മതില്ക്കും നടുവിലേ വാ
തില്മൂടേ പട്ടണത്തെ വിട്ടു കല്ദയർ പട്ടണത്തെ ചുററിനില്ക്കേ, യൎദ്ദൻതാ
൮ ഴ്വരെക്കു പുറപ്പെട്ടു. കല്ദയസേന രാജാവെ പിന്തുടൎന്നു യറിഹോതാഴ്വ
രയിൽ ചിദക്കീയാവെ എത്തി (൨ൻ, ൪) അപ്പോൾ അവൻേറ സകല
൯ സൈന്യം അവനെ വിട്ടു ചിന്നിപ്പോയി. അവർ രാജാവെ പിടിച്ചു
ഹമാത്ത് നാട്ടിലേ റിബ്ലെക്കു കരേററി ബാബേൽരാജാവായ നബുകദ്രേ
൧൦ ചൎക്കു മുന്നിരുത്തി, ഇവൻ അവനു ന്യായം വിധിക്കയും ചെയ്തു. അവൻ
കാൺകേ ബാബേൽരാജാവു ചിദക്കീയാവിൻ മക്കളെ കൊത്തി യഹൂദയി
൧൧ ലേ സകലപ്രഭുക്കന്മാരെയും റിബ്ലയിൽവെച്ചു കൊന്നു, ചിദക്കീയാ
വിൻ കണ്ണുകളെ പൊട്ടിച്ചു അവനെ ചെമ്പുവിലങ്ങുകളാൽ കെട്ടിച്ചു
ബാബേലിൽ കൊണ്ടുചെന്നു (൨ൻ, ൭) മരണദിവസംവരേ കാരാഗൃഹ
ത്തിൽ ഇട്ടുവൂതും ചെയ്തു ബാബേലിലേ രാജാവു.
൧൨ ബാബേൽരാജാവായ നബുകദ്രേചർ വാഴുന്ന പത്തൊമ്പതാം ആ
ണ്ടിൽ അഞ്ചാം മാസം പത്താം തിയ്യതിക്കു അകമ്പടിമേലാളായി ബാ
ബേൽരാജാവിൻ തിരുമുമ്പിൽ നില്ക്കുന്ന നബുജരദാൻ യരുശലേമിൽ
൧൩ വന്നു, യഹോവാലയത്തെയും രാജാലയത്തെയും യരുശലേമിലേ എല്ലാ
൧൪ വീടുകളെയും വിശേഷാൽ വലിയ വീട് ഒക്കയും തീയിട്ടു ചുട്ടു, അക
മ്പടിമേലാളോട് ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന കല്ദയസേന എല്ലാം യരുശലേമിൻേറ
൧൫ സകലമതിലുകളെയും ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു. ജനത്തിലേ എളിയവരോളം
പട്ടണത്തിൽ മിഞ്ചിയ ജനശേഷത്തെയും ബാബേൽരാജാവിൻേറ പ
ക്ഷം ചേൎന്നുപോയവരെയും ശേഷമുള്ള ജനസമൂഹത്തെയും അകമ്പടി

൧൬ മേലാൾ നബുജരദാൻ പ്രവസിപ്പിച്ചു, ദേശത്തേ എളിയവന്മാരിൽ
ചിലരെ അകമ്പടിമേലാൾ നബുജരദാൻ പറമ്പുകാരും കൃഷിക്കാരുമാക്കി
൧൭ പാൎപ്പിക്കയും ചെയ്തു.— യഹോവാലയത്തിൽ ഉള്ള ചെമ്പുതൂണുകളെ
യും പാത്രവണ്ടികളെയും യഹോവാലയത്തിലേ ചെമ്പുകടലിനെയും ക
ല്ദയർ ഉടെച്ചു അതിൻ ചെമ്പ് എല്ലാം എടുത്തു ബാബേലിൽ കൊണ്ടു
൧൮ പോയി. കലങ്ങൾ ചട്ടുകങ്ങൾ വെട്ടുകത്തികൾ കിണ്ണങ്ങൾ തവ്വികൾ
മുതലായി പൂജെക്കു ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെമ്പുകോപ്പുകൾ ഒക്കയും അവർ
൧൯ എടുത്തു. പിന്നേ പൊന്നിനാലും വെള്ളിയാലും ഉള്ള വട്ടകകൾ, തീച്ച
ട്ടികൾ, കിണ്ണങ്ങൾ, കലങ്ങൾ, വിളക്കുകൾ, തവ്വികൾ, കിണ്ടികൾ ഇ
ങ്ങനേ പൊന്നും വെള്ളിയും ആയതു അകമ്പടിമേലാൾ ആകേ എടുത്തു;
൨൦ ശലോമോരാജാവു യഹോവാലയത്തിന്നു തീൎപ്പിച്ച തൂണുകൾ രണ്ടും കടൽ
ഒന്നും അതിങ്കീഴേ ചെമ്പുകാളകൾ പന്ത്രണ്ടും പാത്രവണ്ടികളും ഇങ്ങനേ
൨൧ എല്ലാ കോപ്പുകളിലും ഉള്ള ചെമ്പു തൂക്കം ഇല്ലാതോളം പെരുത്തു, തൂണ
കളോ ഓരോന്നിന്നു പതിനെട്ടു മുളം ഉയരം ഉണ്ടു, ചുററു പന്ത്രണ്ടുമുളം
൨൨ നൂലായിട്ടും പൊള്ളയായതിന്റേ കനം നാലുവിരലായും ഉണ്ടു. അതി
ന്മേൽ താഴികക്കുടവും ഒരു താഴികെക്കു അഞ്ചു മുളം ഉയരവും ഉണ്ടു; താ
ഴികെക്കു ചുററും വലമിടച്ചലും മാതളപ്പഴങ്ങളും ഒക്ക ചെമ്പായി തന്നേ;
രണ്ടാം തൂണിന്നും ഇവയും മാതളപ്പഴങ്ങളും മുന്നേതു പോലേ അത്രേ.
൨൩ മാതളപ്പഴങ്ങൾ (നാലു) ദിക്കും നോക്കി തൊണ്ണൂററാറു തന്നേ, വലമിടച്ച
ലിന്നു മീതേ ചുററുമുള്ള മാതളപ്പഴങ്ങൾ എല്ലാം നൂറത്രേ.
൨൪ അനന്തരം അകമ്പടിമേലാൾ മഹാപുരോഹിതനായ സരായാ, രണ്ടാം
തരം പുരോഹിതനായ ചഫന്യാ, വാതിൽപ്പടി കാക്കുന്ന മൂവരെയും
൨൫ എടുത്തു, പട്ടണത്തിൽനിന്നോ പോരാളികൾക്കു തലവനായ ഒരു
പള്ളിയറക്കാരനെയും, രാജമുഖം കാണുന്ന പുരുഷന്മാരിൽ പട്ടണ
ത്തിൽ കണ്ടുകിട്ടിയ എഴുവരെയും, പടനായകന്റേ എഴുത്തനായി നാട്ടു
ജനത്തെ ചേകിപ്പിച്ചവനെയും, നാട്ടുജനത്തിൽ പട്ടണത്തിൻ നടുവേ
൨൬ കണ്ടുകിട്ടിയ അറുപത് ആളുകളെയും എടുത്തു, അകമ്പടിമേലാൾ
നബുജരദാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു റിബ്ലെക്കു നടത്തി ബാബേൽരാജാവിൻ
൨൭ മുന്നിറുത്തി. ആയവരെ ഹമാത്തനാട്ടിലേ റിബ്ലയിൽ വെച്ചു ബാ
ബേൽരാജാവു വെട്ടിക്കൊല്ലിച്ചു, യഹൂദ തന്റേ നാട്ടിൽനിന്നു പ്രവസി
൨൮ ച്ചുപോകയും ചെയ്തു.— നബുകദ്രേചർ പ്രവസിപ്പിച്ച ജനം എത്ര എ
ന്നാൽ: (പതിൻ) ഏഴാം ആണ്ടിൽ മൂവായിരത്ത് ഇരുപത്തുമൂന്നു യഹൂദ

൨൯ ന്മാർ, നബുകദ്രേചരുടേ പതിനെട്ടാം ആണ്ടിൽ യരുശലേമിൽനിന്ന
൩൦ എണ്ണൂററിൽ മുപ്പത്തുരണ്ടുപേർ, നബുകദ്രേചരുടേ ഇരുപത്തുമൂന്നാം
ആണ്ടിൽ അകമ്പടിമേലാൾ നബുജരദാൻ എഴനൂററു നാല്പത്തഞ്ചുപേർ
യഹൂദന്മാരെ പ്രവസിപ്പിച്ചു; ആകേ നാലായിരത്ത് അറുനൂറുപേർ.
൩൧ യഹൂദാരാജാവായ യോയക്കീൻ പ്രവസിച്ചുപോയ മുപ്പത്തേഴാം ആ
ണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ടാം മാസം ഇരുപത്തഞ്ചാം തിയ്യതിക്കു ബാബേൽരാജാ
വായ എവിൽമരോദക് വാഴ്ചകഴിഞ്ഞ ആണ്ടിൽ തന്നേ യഹൂദാരാജാ
വായ യോയക്കീന്റേ തലയെ ഉയൎത്തി അവനെ കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്ന
൩൨ പുറപ്പെടുവിച്ചു, നല്ലതിൻവണ്ണം അവനോടു സംസാരിച്ചു അവന്റേ
ആസനത്തെ ബാബേലിൽ ഒന്നിച്ചു വസിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരുടേ ആ
൩൩ സനത്തിന്നു മേലാക്കി വെച്ചു. ആയവൻ കാരാഗൃഹവസ്ത്രങ്ങളെ
മാററി ജീവനുള്ളന്നും നിച്ചലും തിരുമുമ്പാകേ ഭോജനം കഴിച്ചുപോന്നു.
൩൪ അത്രയല്ല അവന്നു നാൾക്കുനാൾ ചെലവിന്നു വേണ്ടുന്നതിന്നു അവന്റേ
മരണദിവസം വരേ വാഴുന്നാൾതോറും ബാബേൽരാജാവിങ്കൽനിന്നു
ആഹാരഭാഗം നിച്ചലും അവന്നു കൊടുപ്പാറ് ഉണ്ടായി.

THE LAMENTATIONS OF

JEREMIAH.

യിറമിയാവിൻ
വിലാപങ്ങൾ.

൧. അദ്ധ്യായം.

യരുശലേമിന്നു ശിക്ഷയായ്വന്ന അരിഷ്ടത (൧൨) പട്ടണം താൻ മുറയിട്ടു (൧൮) തന്റേ കുറ്റം സ്വീകരിക്കുന്നതു. അകാരാദി.

൧ അഹഹ ജനസമ്പൂൎണ്ണപട്ടണം എങ്ങനേ വിജനമായി വസിക്കുന്നു!
വിധവെക്ക് ഒത്തു ചമഞ്ഞു ജാതികളിൽ വലിയവളും നാടുകളിൽ തമ്പ്രാ
൨ ട്ടിയുമായവൾ അടിയാൾ ആയി! ആയവൾ രാത്രിയിൽ കരയുന്നു
കവിളിന്മേൽ കണ്ണീർ ഓലോല, മുമ്പേ സ്നേഹിച്ച എല്ലാവരിലും ആശ്വ
സിപ്പിക്കുന്നവൻ ആരും അവൾക്ക് ഇല്ല; കൂറുകാർ ഒക്കയും അവളെ
൩ തോല്പിച്ചു ശത്രുക്കളായി ചമഞ്ഞു. ഇണ്ടലിൽനിന്നും പെരുത്തദേഹ
ണ്ഡത്തിൽനിന്നും യഹൂദ പ്രവസിച്ചുപോയി, ജാതികളിൽ വസിച്ചു
സ്വാസ്ഥ്യത ഒട്ടും കാണാതേപോയി, പിന്തുടൎന്നവർ എല്ലാവരും അവളെ
൪ ക്ലേശങ്ങളുടേ നടുവിൽ എത്തിപ്പിടിച്ചു. ഉത്സവത്തിന്നു വരുന്നവരെ
കാണാതേ ചിയ്യോനിലേക്കുള്ള വഴികൾ ഖേദിക്കുന്നു, അവൾക്ക് എല്ലാ
വാതിലുകളും ശൂന്യമായി, പുരോഹിതന്മാർ നെടുവീൎപ്പിട്ടും കന്യകമാർ
൫ അല്ലൽപ്പെട്ടും നില്ക്കേ, അവൾക്കു കൈപ്പേ ഉള്ളു. എതിരികൾ തല
യായിവന്നു അവളുടേ ശത്രുക്കൾ സ്വൈര്യമായി വാഴുന്നു, ദ്രോഹാധി
ക്യം നിമിത്തം യഹോവ അവളെ അല്ലൽ പെടുക്കയാൽ തന്നേ. അവ
൬ ളുടേ പൈതങ്ങൾ മാറ്റാൻമുമ്പാകേ അടിമയിലേക്കു പോയി. എല്ലാ
പ്രാഭവവും ചിയ്യോൻപുത്രിയെ വിട്ടു നീങ്ങി, അവളുടേ പ്രഭുക്കൾ മേച്ചൽ
കാണാത്ത മാനുകൾക്ക് ഒത്തു ചമഞ്ഞു, പിന്തേരുന്നവന്റേ മുമ്പിൽ ഊ

൭ ക്കറെറു നടക്കുന്നു.— ഒരു തുണയും ഇല്ലാതേ ജനം മാററാൻേറ കൈ
യിൽ വീണിട്ടു, വൈരികൾ അവളെ കണ്ടു അവളുടേ വിശ്രമങ്ങളെ
ചൊല്ലി പരിഹസിക്കേ, ഇങ്ങനേ ആട്ടുകൊട്ടുക്കുന്ന അരിഷ്ടതയുള്ള ദി
വസങ്ങളിൽ യരുശലേം തനിക്കു പണ്ടേക്കു പണ്ടേ ഉള്ള കാമ്യവസ്തുക്കളെ
൮ ഓൎക്കുന്നു. കടുമ്പാപം ചെയ്കയാൽ യരുശലേം തീണ്ടാരപ്പുലയായി, അവ
ളെ ബഹുമാനിച്ച ഏവരും അവളുടേ നഗ്നത കണ്ടിട്ടു് തുച്ഛീകരിക്കുന്നു,
൯ അവളും നെടുവീൎപ്പിട്ടു പിന്നോക്കം വാങ്ങി. കേവലം അവളുടേ തൊ
ങ്കലിൽ മലിനത ഉണ്ടു, തൻേറ ഒടുക്കത്തെ വിചാരിയാതേ പോകയാൽ
ആശ്വാസപ്രദൻ ഇല്ലാതേ അതിശയമായി താണുപോയി, ശത്രു വമ്പിക്ക
൧൦ കൊണ്ടു "യഹോവേ എൻ സങ്കടത്തെ കണ്ടാലും!" ശത്രു അവളുടേ സ
ൎവ്വകാമ്യങ്ങളിന്മേലും കൈ പരത്തി, നിൻേറ സഭയിൽ വരരുതു എന്നു
നീ കല്പിച്ച ജാതികൾ തൻവിശുദ്ധസ്ഥലത്തിൽ വരുന്നതിനെ അവൾ
൧൧ കണ്ടുവല്ലോ. ജനം ഒക്കയും ആഹാരം തേടി ഞരങ്ങുന്നു, പ്രാണനെ
നിവിൎത്തിപ്പാൻ കാമ്യവസ്തുക്കളെ കൊററിനായി കൊടുക്കുന്നു, ഞാൻ
തുച്ഛീകൃതയായ പ്രകാരം യഹോവേ കണ്ടു നോക്കേണമേ!
൧൨ താരയിൽ കടക്കുന്ന എല്ലാരുമേ, നിങ്ങൾക്കു (ചിന്ത) ഇല്ലയോ? യഹോ
വ തൻേറ കോപം ചുടുന്ന നാളിൽ അല്ലൽപ്പെടുത്ത എന്നിൽ പിണെച്ച
൧൩ സങ്കടം പോലേ സങ്കടം ഉണ്ടോ എന്നു നോക്കി കാണ്മിൻ! തീ എൻേറ
അസ്ഥികളെ അടക്കുവാൻ അവൻ ഊൎദ്ധ്വത്തിൽനിന്നു ഇതിങ്കൽ അയച്ചു,
എൻകാലുകൾക്കു വല വിരിച്ചു എന്നെ പിന്നോക്കം മറിച്ചു, ദിവസം മുഴ
൧൪ വൻ വലവാൻ എന്നെ പാഴാക്കി വെച്ചു. ദ്രോഹങ്ങൾ ആകുന്ന നുക
ത്തിൽ അവൻേറ കൈ എന്നെ പൂട്ടി, അവ പിണഞ്ഞു എൻ പിടരി
മേൽ കരേറി, നുകം എൻ ഊക്കിനെ ഇടറിച്ചു, ഞാൻ നിവിൎന്നുകൂടാത
൧൫ വൻേറ കൈകളിൽ കൎത്താവു എന്നെ കൊടുത്തു. നടുവിലുള്ള എൻേറ
സകലശൂരരെയും കൎത്താവു തെറിപ്പിച്ചു, എൻേറ യുവാക്കളെ ചതെ
പ്പാൻ എൻേറ നേരേ ഓർ ഉത്സവം കുറിച്ചു വിളിച്ചു, യഹൂദാപുത്രിയായ
൧൬ കന്യെക്കു ചക്കു മെതിക്കുന്നു കൎത്താവു. പ്രാണനെ നിവിൎത്തുന്ന ആ
ശ്വാസപ്രദൻ എന്നോടു് അകലുകയാൽ ഞാൻ ഇവ ചൊല്ലി കരയുന്നു,
കണ്ണു് എൻേറ കണ്ണുനീർ ഒഴുകുന്നു; ശത്രു പ്രബലനായതിനാൽ എൻ
൧൭ മക്കൾ പാഴായിപ്പോയി.— മലൎത്തിയ കൈകളോടു ചിയ്യോൻ തേടി
യാലും ആശ്വാസപ്രദൻ അവൾക്കു് ഇല്ല, യാക്കോബിന്നു ചുററും യഹോ
വ മാററാന്മാരെ കല്പിച്ചാക്കി, ആയവരുടേ ഇടയിൽ യരുശലേം തീണ്ടാ

൧൮ രപ്പുലയായി. യഹോവ നീതിമാനത്രേ അവന്റെ വായോടു ഞാൻ മറു
ത്തുവല്ലോ; സൎവ്വവംശങ്ങളായുള്ളോരേ, എൻ വ്യസനത്തെ കണ്ടു കേട്ടു
കൊൾവിൻ, എന്റെ കന്യമാരും യുവാക്കളും അടിമയിലേക്കു പോയിരി
൧൯ ക്കുന്നു. രഹസ്യക്കാരെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടും അവർ എന്നെ ചതിച്ചു,
എന്റെ പുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും പ്രാണനെ നിവിൎത്തുവാൻ കൊ
൨൦ റ്റിന്നു തേടുമ്പോൾ പട്ടണത്തിൽ വെച്ചു കഴിഞ്ഞുപോയി. വ്യാകുലം എ
നിക്ക് ഉണ്ടായതു യഹോവേ കണ്ടാലും! എൻ കുടലുകൾ പതെക്കുന്നു,
ഹൃദയം എന്റെ ഉള്ളിൽ മറിഞ്ഞു ഞാൻ അത്യന്തം മറുക്കയാൽ തന്നേ,
പുറത്തു വാൾ മക്കളില്ലാതാക്കുന്നു, അകത്തു മരണവിധങ്ങൾ (൫ മോ.
൨൧ ൩൨, ൨൫). ശാന്തിവരുത്തുന്നവൻ എനിക്കില്ല എന്നു ഞരങ്ങുന്നതു കേ
ൾക്കായി, സകലശത്രുക്കളും എൻ അനൎത്ഥത്തെ കേട്ടു നീ ചെയ്കയാൽ
ആനന്ദിക്കുന്നു; അവർ എന്നെ പോലേ ആവാൻ നീ കുറിച്ച ദിവസ
൨൨ ത്തെ വരുത്തുമല്ലോ? ഹാ തിരുമുമ്പാകേ അവരുടേ സകലദോഷം വ
രിക, എന്റെ സൎവ്വദ്രോഹങ്ങളിൻ നിമിത്തം എന്നോടു വ്യാപരിച്ച പ്ര
കാരം അവരോടു വ്യാപരിക്കേണമേ! പലതല്ലോ എന്റെ ഞരക്കങ്ങൾ,
എന്റെ ഹൃദയം രോഗാൎത്തം (യിറ. ൮, ൧൮).

൨. അദ്ധ്യായം.

യഹൂദമേൽ വന്ന ന്യായവിധിയെ വൎണ്ണിച്ച ശേഷം (൧൧) മനുഷ്യൎക്ക് ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ കഴിയായ്കയാലും ശത്രുക്കൾ പരിഹസിക്കയാലും (൧൭) ന്യായാധിപനെ തന്നേ അഭയം വീഴ്കേ വേണ്ടു എന്നു കണ്ടു (൨൦) ഇവനോടു യാചിക്കുന്നതു.

൧ അയ്യോ കൎത്താവു തൻ കോപത്തിൽ ചിയ്യോൻപുത്രിയെ കാർമുകിൽ
കൊണ്ടു പൊതിയുന്നത് എങ്ങനേ! ഇസ്രയേലിന്റെ അലങ്കാരത്തെ വാ
നിൽനിന്നു ഭൂമിയിൽ ഇട്ടുകളഞ്ഞു തൻ കോപദിവസത്തിൽ സ്വപാദ
൨ പീഠം ഓൎക്കാതേ പാൎത്തു. ആദരിയാതേ കൎത്താവു യാക്കോബിൻ പാ
ൎപ്പിടങ്ങളെ എല്ലാം വിഴുങ്ങി, തൻ ചീററത്തിൽ യഹൂദാപുത്രിയുടേ കോ
ട്ടകളെ തകൎത്തു നിലസമമാക്കി, രാജത്വത്തെയും അതിന്റെ പ്രഭുക്കളെ
൩ യും തീണ്ടിച്ചുകളഞ്ഞു. ഇസ്രയേലിന്നു കൊമ്പായത് ഒക്കയും കോപച്ചൂ
ട്ടിൽ വെട്ടിക്കുറെച്ചു, ശത്രുവിൻ മുമ്പാകേ തൻ വലങ്കൈയെ മടക്കി, യാ
ക്കോബിൽ ചുററും തിന്നുന്ന ഓർ അഗ്നിജ്വാല പോലേ കത്തിക്കയും
൪ ചെയ്തു. ഉററു നിന്നു വലങ്കൈയാൽ മാററാനായി ശത്രുവെ പോലേ

തിരുവില്ലിനെ കുലെച്ചു, കണ്ണിന്നു മനോഹരമായത് ഒക്കയും കൊന്നു,
ചിയ്യോൻപുത്രിയുടേ കൂടാരത്തിൽ തീക്കൊത്ത ഊഷ്മാവിനെ പകൎന്നുകള
൫ ഞ്ഞു. വ്വിതിരിയെ പോലേ ആയി കൎത്താവു ഇസ്രയേലിനെ വിഴുങ്ങി,
അതിലേ അരമനകളെ ആകവേ വിഴുങ്ങി കോട്ടകളെ സംഹരിച്ചു,
൬ യഹൂദാപുത്രിയിൽ ഞരക്കവും നെടുവീൎപ്പും പെരുക്കി. ഒരു തോട്ടത്തെ
പോലേ അവൻ തിരുവേലിയെ താൻ അതിക്രമിച്ചു സങ്കേതസ്ഥലത്തെ
നശിപ്പിച്ചു, ചിയ്യോനിൽ ഉത്സവത്തെയും ശബ്ബത്തിനെയും മറപ്പിച്ചു,
കോപത്തിൻ ഈറലിൽ രാജാവെയും പുരോഹിതനെയും നിരസിച്ചുകള
൭ ഞ്ഞു. കൎത്താവു തൻ ബലിപീഠത്തെ തള്ളി വിശുദ്ധസ്ഥലത്തെ വെറു
ത്തുകളഞ്ഞു, അതിൻ അരമനകളുടേ മതിലുകളെ ശത്രുകൈയിൽ സമ
ൎപ്പിച്ചു, യഹോവാലയത്തിൽ അവർ ഉത്സവനാളിൽ എന്നപോലേ ഒച്ച
൮ കേൾപ്പിച്ചു.— ചിയ്യോൻപുത്രിയുടേ മതിലിനെ സംഹരിപ്പാൻ യഹോ
വ ചിന്തിച്ചിട്ടു, ചരടു നീട്ടിപ്പിടിച്ചു നശിപ്പിക്കുന്നതിൽനിന്നു കൈ മട
ക്കാതേ നില്ക്കയാൽ വാടിക്കും മതിലിന്നും ഖേദം വരുത്തി അവ ഒക്കത്തക്ക
൯ മാഴ്കി മുഷിഞ്ഞു. ത്രൻ വാതിലുകൾ നിലത്തിൽ ആണ്ടുപോയി, ഓടാമ്പ
ലുകളെ അവൻ തകൎത്തു കെടുത്തു. അവളുടേ രാജാവും പ്രഭുക്കളും ജാ
തികളിൽ ആയി, ധൎമ്മോപദേശം ഇല്ല, അവളുടേ പ്രവാചകന്മാരും
൧൦ യഹോവയിൽനിന്നു ദൎശനം കാണുന്നതും ഇല്ല. നിലത്തിരുന്നു ചി
യ്യോൻപുത്രിയുടേ മൂപ്പന്മാർ മൌനം ദീക്ഷിച്ചു, തലമേൽ പൂഴി ഇട്ടു രട്ടു
കളെ ചുററിക്കെട്ടി ഇരിക്കുന്നു, യരുശലേംകന്നിമാർ നിലത്തേക്കു തല
താഴ്ത്തിക്കൊള്ളുന്നു.
൧൧ ബാഷ്പങ്ങളാൽ എന്റേ കണ്ണുകൾ മങ്ങി, കുടലുകൾ പതെച്ചു, യകൃ
ത്തു നിലത്തു ചൊരിഞ്ഞുപോയതു എൻ ജനപുത്രിയുടേ ഭംഗം നിമിത്തം,
ശിശുക്കളും മുലകുടിക്കുന്നവരും നഗരവീഥികളിൽ മാഴ്കുമ്പോൾ തന്നേ.
൧൨ മാതാക്കളോട് ഇവർ അന്നവും വീഞ്ഞും എവിടേ? എന്നു ചൊല്ലും, പട്ട
ണവീഥികളിൽ കൊത്തിക്കുത്തുന്നവരെ പോലേ മാഴ്കിക്കിടന്നു, അമ്മമാ
൧൩ രുടേ മടിയിൽ പ്രാണനെ ഒഴിച്ചു വിടുകയിലേ. യരുശലേംപുത്രിയേ,
നിനക്ക് എന്തൊന്നു ഞാൻ സാക്ഷീകരിക്കേണ്ടതു? എന്തൊന്നു നിനക്ക്
ഒപ്പിച്ചു നോക്കേണ്ടു? ചിയ്യോൻപുത്രിയായ കന്യേ, നിന്നെ ആശ്വസി
പ്പിപ്പാൻ എന്തൊന്നു നിനക്കു സദൃശമാക്കേണ്ടതു? നിന്റേ മുറിവു കട
൧൪ ലോളം വലുതല്ലോ, നിന്നെ ആർ പൊറുപ്പിക്കും? പ്രവാചകന്മാർ നി
നക്കു ദൎശിച്ചതു മായയും നിസ്സാരതവുമത്രേ, നിന്റേ നിൎവ്വാസത്തെ യ

ഘാസ്ഥാനത്താക്കുവാൻ നിൻേറ കുററത്തെ വെളിപ്പെടുത്താതേ മായയും
൧൫ രാജ്യഭ്രഷ്ടും ആകുന്ന ആജ്ഞകളെ നിനക്കു ദൎശിച്ചുപോന്നു. യാത്രയായി
കടക്കുന്നവർ ഒക്കയും നിന്നെ ചൂണ്ടി, കൈകൊട്ടി യരുശലേംപുത്രിക്കു
നേരേ ചൂളയിട്ടും തല കുലുക്കി ശോഭാസമ്പൂൎണ്ണ എന്നും സൎവ്വഭൂമിയുടേ ആ
നന്ദം എന്നും (സങ്കീ. ൪൦, ൨.; ൪൮, ൩) പറയുന്ന പട്ടണം ഇതു തന്നേ
൧൬ യോ? എന്നിരിക്കുന്നു. രിപുക്കൾ ഒക്കയും നിങ്കലേക്കു വായി പിളൎന്നു
ചൂളയിട്ടും പല്ല് ഇറുമ്മി: നാം വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു, നാം കാത്തിരുന്ന എത്തി
ക്കണ്ട ദിവസം ഇതത്രേ, എന്നു ചൊല്ലുന്നു.
൧൭ ലക്ഷീകരിച്ചതിനെ യഹോവ നടത്തി, പണ്ടേ നാളുകളിൽ കല്പിച്ച
മൊഴിയെ സമാപിച്ചു, ആദരിയാതേ ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു, ശത്രുവിനെ നി
ങ്കൽ സന്തോഷിപ്പിച്ചു നിൻേറ മാററാന്മാരുടേ കൊമ്പിനെ ഉയൎത്തി.
൧൮ റബ്ബിനോട് ഇവരുടേ ഹൃദയം വിളിക്കുന്നു. ചിയ്യോൻപുത്രിയുടേ മതിലേ
രാപ്പകൽ തോടുപോലേ കണ്ണുനീർ തൂകുക, നിനക്കു നിൎത്തൽ സമ്മതി
൧൯ യാഴ്ക, നിൻ കണ്മണി അടങ്ങരുതേ! വേഗം എഴുനീററു രാത്രിയിൽ
യാമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചാൽ മുറയിടുക, കൎത്താവിൻ മുഖത്തിന്ന് നേരേ ഹൃദ
യത്തെ വെള്ളം പോലേ ഒഴിക്ക, തെരുക്കോൺതോറും വിശന്നു മാഴ്കി
യ നിൻ ശിശുക്കളുടേ പ്രാണൻനിമിത്തം അവങ്കലേക്കു കൈകളെ
പൊങ്ങിക്ക!
൨൦ നോക്കിച്ചു കാണ്കേ വേണ്ടു, യഹോവേ! ആരോടു നീ ഇങ്ങനേ വ്യാ
പരിച്ചു? സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടേ ഫലമായി ഓമനിച്ച ശിശുക്കളെ ഭക്ഷിക്ക
യോ? കൎത്താവിൻ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു പുരോഹിതനെയും പ്രവാചകനെ
൨൧ യും കൊല്ലാമോ? ശയിക്കുന്നതു ഭൂവി തെരുതോറും ബാലനും വൃദ്ധനും,
എൻേറ കന്നിമാരും യുവാക്കളും വാളാൽ പട്ടുപോയി, നിൻേറ കോപ
൨൨ ദിവസത്തിൽ ആദരിയാതേ നീ വെട്ടിക്കൊന്നു പോന്നു. ഉത്സ
വനാളിന്ന് എന്ന പോലേ എൻേറ അച്ചങ്ങളെ ചുററും നീ ക്ഷണിച്ചു,
യഹോവാകോപദിവസത്തിൽ മിഞ്ചുന്നവനും വഴുതിപ്പോരുന്നവനും
ഇല്ലാഞ്ഞു, ഞാൻ ഓമ്പി വളൎത്തിയവരെ ശത്രു മുടിച്ചു.

൩. അദ്ധ്യായം.

സങ്കടത്തിൽ ആടുന്ന പുരുഷൻ (൧൯) ദൈവത്തെ തേടി ആശ്വസിച്ചു (൪൦) സ്വപാപത്തെ അറിഞ്ഞു സ്വീകരിച്ചു (൪൮) കണ്ണീർ വാൎത്തു (൫൫) പ്രാൎത്ഥിക്കുന്നതു.

൧ **അ**വന്റെ ചീററത്തിൻ വടികൊണ്ടു അനൎത്ഥം കണ്ട ആൾ ഞാനേ;
൨. ൩ വെളിച്ചം ഇല്ലാത്ത ഇരിട്ടിൽ എന്നെ നടത്തി പോവാറാക്കി; പകൽ
൪ മുഴവൻ എന്മേൽ മാത്രം കൈതിരിച്ചു മടക്കുന്നു. ആയവൻ എൻ തോ
൫ ലും മാംസവും ക്ഷയിപ്പിച്ചു അസ്ഥികളെ നുറുക്കി, എന്നെ വളഞ്ഞു വി
൬ ഷവും കുഴക്കും ചുററും കന്നിച്ചു; യുഗം മുതൽ മരിച്ചവരെ പോലേ ഇരു
൭ ളിടങ്ങളിൽ എന്നെ പാൎപ്പിച്ചു. ഇനിക്കു പുറത്തു പോവാൻ കഴിയാതവ
൮ ണ്ണം എന്നെ വേലി കെട്ടി അടെച്ചു, എൻ വിലങ്ങിനെ കനപ്പിച്ചു; ഞാൻ
൯ വിളിച്ചു ക്രുക്കുമ്പോഴും എൻ പ്രാൎത്ഥനയെ തുൎത്തുകളഞ്ഞു; എന്റെ വഴി
൧൦ കളെ വെട്ടുകല്ലുകൊണ്ട് അടെച്ചു ഞെറികളെ വളവാക്കി. ഈ എനി
ക്ക് അവൻ പതിയിരിക്കുന്ന കരടിയും മറയത്തു നില്ക്കും സിംഹവും
൧൧ ആയി; വഴിക്കൽനിന്നു തെററിച്ച് എന്നെ തുണ്ടിച്ചു പാഴാക്കി വെച്ചു;
൧൨. ൧൩ വില്ലു കുലെച്ച് അമ്പിന്ന് എന്നെ ലാക്കാക്കിനിറുത്തി; ഉൾപ്പൂവുക
൧൪ ളിൽ തുണിയുടേ കുട്ടികളെ ചെല്ലിച്ചു. എന്റെ എല്ലാ ജനത്തിന്നും
൧൫ ഞാൻ പരിഹാസവും പകൽ മുഴവൻ ചിരിപ്പാട്ടും ആയിത്തീൎന്നു; കൈ
പ്പുകളാൽ അവൻ എന്നെ തൃപ്തിവരുത്തി കാഞ്ഞിരംകൊണ്ടു സല്ക്കരിച്ചു.
൧൬ വ്യെന്റെ പല്ലുകളെ ചരൽ തീററി ചതെക്കയും ചാരത്തിൽ എന്നെ പൂത്തി
൧൭ വെക്കയും ചെയ്യു; എൻദേഹി സമാധാനത്തോടു വേറായി നല്ലതു
൧൮ മറന്നു. എൻവാഴ്വു മാറും യഹോവയിങ്കലേ പ്രത്യാശയും കെട്ടുപോയി
എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.
൧൯ ഓൎത്താലും എന്റെ അരിഷ്ടതയും എന്നെ ആട്ടുകൊട്ടുക്കുന്നതും വിഷ
൨൦ കാഞ്ഞിരങ്ങളും (ദൈവമേ)! അത് ഓൎക്കുന്തോറും ദേഹി എന്നിൽ ചാ
൨൧ ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഞാൻ മനസ്സു വെക്കും ആകയാലേ പ്രത്യാശിക്കും.
൨൨ കനിവ് ഒടുങ്ങായ്കയാൽ യഹോവാകരുണകൾ നാം മുടിയാത്തതിന്നു
൨൩ കാരണം; ഉഷസ്സു തോറും അവ പുതുതും നിന്റെ വിശ്വാസ്യത വലുതും
൨൪ ആകുന്നു; എന്റെ ഓഹരി യഹോവ തന്നേ എന്ന് എന്റെ ദേഹി പറ
൨൫ യുന്നു, ആകയാലേ അവനെ പ്രത്യാശിക്കും. കാത്തു നില്പോൎക്കും അവ
൨൬ നെ തിരയുന്ന ദേഹിക്കും യഹോവ നല്ലവൻ തന്നേ; യഹോവയുടേ
൨൭ രക്ഷയെ മിണ്ടാതേ പാൎത്തിരിക്ക നല്ലു; ബാല്യത്തിൽ നുകം ചുമക്ക പു
൨൮ രുഷന്നു നല്ലു. കുഴപ്പം ചുമത്തുമ്പോൾ താൻ മിണ്ടാതേ തനിച്ചിരിക്ക!
൨൯. ൩൦ പക്ഷേ പ്രത്യാശ ഉണ്ട് എന്നിട്ടു വായിനെ പൊടിയിൽ ഇടുക! അടി
൩൧ ക്കുന്നവന്നു കവിൾകാണിച്ചും നിന്ദകൊണ്ടു തൃപ്തനാക! കൎത്താവ് എന്നും
൩൨ തള്ളുക ഇല്ലല്ലോ, ദുഃഖിപ്പിച്ചാലും കരുണാധിക്യത്തിന്നു തക്ക പോലേ

൩൩ കനിഞ്ഞു കൊള്ളും. ചിത്തത്തിൽ നിന്നല്ലല്ലോ അവൻ പുരുഷപുത്രരെ
൩൪ ദുഃഖിപ്പിച്ചു വലെക്കുന്നതു. താൻ ഭൂമിയിലേ ബദ്ധന്മാരെ ഒക്കയും കാൽ
൩൫ ക്കീഴ് ചവിട്ടുന്നതും, താൻ അത്യുന്നതന്റേ സമ്മുഖത്തു തന്നേ ആളുടേ
൩൬ ന്യായത്തെ മറിക്കുന്നതും, താൻ വ്യവഹാരത്തിൽ മനുഷ്യനെ പിഴക്കു
൩൭ ന്നതും കൎത്താവു കണ്ടിട്ടില്ലയോ? കൎത്താവു കല്പിക്കാതേ ആരുപോൽ
൩൮ പറഞ്ഞിട്ടു വല്ലതും ഉണ്ടായി? തീയതും നല്ലതും അത്യുന്നതന്റേ വാ
൩൯ യിൽനിന്നല്ലോ പുറപ്പെടുന്നതു? ജീവനുള്ളപ്പോൾ മനുഷ്യൻ മുറുമുറു
പ്പാൻ എന്തു? താന്താന്റേ പാപത്തെ ചൊല്ലി (മുറുമുറുക്ക)!
൪൦ ത്തോണ്ടികൊണ്ടു നമ്മുടേ വഴികളെ ആരാഞ്ഞു നോക്കി യഹോവ
൪൧ വരെക്കും നാം തിരിക! കൈകളോടു കൂടേ ഹൃദയത്തെയും സ്വൎഗ്ഗത്തി
൪൨ലുള്ള ദേവങ്കലേക്കു നാം ഉയൎത്തിക്കൊൾക. ഞങ്ങൾ ദ്രോഹിച്ചു മറുത്തു
൪൩ പോയി, നീ ക്ഷമിച്ചില്ല. കോപത്തിൽ നീ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടു ഞങ്ങ
൪൪ ളെ പിന്തുടൎന്നു ആദരിയാതേ കൊന്നു. മേഘംകൊണ്ടു നീ പൊതിഞ്ഞു
൪൫ കൊണ്ടതു പ്രാൎത്ഥന കടക്കായ്വാൻ തന്നേ. ജനക്കൂട്ടങ്ങളുടേ നടുവിൽ
൪൬ ഞങ്ങളെ നീ അടിച്ചവറും നികൃഷ്ടവും ആക്കിവെച്ചു. ദ്വേഷികൾ എ
൪൭ ല്ലാവരും ഞങ്ങളുടേ നേരേ വായി പിളൎന്നു; പേടിയും കണിയും പൊ
ട്ടുപൊടവേ ഞെരിച്ചലും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടു.
൪൮ നീൎത്തോടുകളായി എൻ കണ്ണ് ഒലിക്കുന്നതു എൻ ജനപുത്രിയുടേ
൪൯ ഭംഗം നിമിത്തമേ. യഹോവ സ്വൎഗ്ഗത്തുനിന്നു നോക്കിക്കാണുംപൎയ്യ
൫൦ ന്തം എൻ കണ്ണ് ഇളവില്ലാതേ നിൎത്തൽ എന്നിയേ തൂകുന്നു. നേത്രം
൫൧ എൻ ദേഹിക്കു വ്യാകുലം കൂട്ടുന്നത് എൻ പട്ടണപുത്രിമാരെ ഒക്കയും
൫൨ വിചാരിച്ചു തന്നേ. പക്ഷിയെ പോലേ എന്നെ വേട്ടയാടിയത് എന്നെ
൫൩ വെറുതേ പകെക്കുന്നവർ, എൻ പ്രാണനെ കിണററിൽ ഇട്ട് ഒടുക്കു
൫൪ വാൻ എന്മേൽ കല്ലുകൾ എറിഞ്ഞു; തലമേൽ വെള്ളങ്ങൾ കവിഞ്ഞിട്ടു
"ഞാൻ സംഹരിക്കപ്പെട്ടു" എന്നു പറഞ്ഞു.
൫൫ യഹോവേ അധോലോകക്കുഴിയിൽനിന്നു നിന്റേ നാമത്തെ ഞാൻ
൫൬ വിളിക്കുന്നു. എൻ ശബ്ദത്തെ നീ കേട്ടു എന്റേ നെടുവീൎപ്പിന്നും കൂക്ക
൫൭ ലിന്നും ചെവിയെ മറെക്കരുതേ! നിന്നോടു വിളിക്കുംനാൾ നീ അണ
൫൮ ഞ്ഞു "ഭയപ്പെടൊല്ല" എന്നു പറയുന്നു. വ്യവഹാരം എൻ ദേഹിക്കു ഉ
ള്ളതു കൎത്താവേ നീ വ്യവഹരിക്ക, എൻ ജീവനെ നീ വീണ്ടെടുത്തു.
൫൯ എന്നെ പീഡിക്കുന്നതു യഹോവേ നീ കണ്ടു എൻ ന്യായത്തെ വിസ്തരി
൬൦ ക്കേണമേ! അവർ പക വീളുന്ന ഉപായങ്ങളെയും എന്റേ നേരേ നി

൬൧ രൂപിക്കുന്നതും എല്ലാം നീ കണ്ടുവല്ലോ? ശത്രുക്കളുടേ നിന്ദയും അവർ
൬൨ എന്നെ ചൊല്ലി നിരൂപിക്കുന്നതും എല്ലാം, അവരുടേ ചുണ്ടുകളും ധ്യാ
നവും പകൽ മുഴുവൻ എന്നെക്കൊള്ളേ ആയതും യഹോവേ നീ കേട്ടുവ
൬൩ ല്ലോ? അവരുടേ ഇരിപ്പും എഴുനീല്പും ഞാൻ അവൎക്കു ചിരിപ്പാട്ടായതും
൬൪ നോക്കേണമേ! ഹസ്തക്രിയെക്കു തക്ക പകരം യഹോവേ നീ അവൎക്കു
൬൫ വരുത്തും; ഹൃദയാന്ധ്യത്തെ അവൎക്കു കൊടുക്കും. അവരുടേ മേൽ നി
൬൬ ന്റേ ശാപം ആക! നിന്റേ കോപത്തിൽ നീ അവരെ പിന്തുടൎന്നു
യഹോവവാനത്തിൻ കീഴിൽനിന്നു വേരറുക്കേണമേ!

൪. അദ്ധ്യായം.

പ്രഭുക്കൾ നിവാസികൾക്കും (൧൨) പ്രവാചകപുരോഹിതരുടേ കുറ്റത്തിന്നും വിധിച്ച ശിക്ഷയും (൧൭) മാനുഷസഹായത്തിൽ തേറിയ ജനത്തിന്നു വന്ന ആപത്തും (൨൧) തല്ക്കാലമാത്രം.

൧ **അ**യ്യോ പൊന്നു എങ്ങനേ മങ്ങി, നല്ല തങ്കം എങ്ങനേ മാറി! വിശു
ദ്ധരത്നങ്ങൾ എല്ലാ വീഥിക്കോണിലും ചൊരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എങ്ങനേ!
൨ ആഢ്യരായ ചിയ്യോന്മക്കൾ തങ്കത്തോടു സരിയായി തൂക്കപ്പെട്ട ശേഷം
കുശവന്റേ കൈമനിഞ്ഞിട്ടു ഉടഞ്ഞ കലത്തിന്നു ഒപ്പം എന്നു എണ്ണുന്നതു
൩ എങ്ങനേ! ഇളങ്കുട്ടികൾക്കു കുറുക്കന്മാരും മുല ഊരി കുടിപ്പിക്കുന്നു,
എൻ ജനപുത്രി മരുവിലേ തീ വിഴങ്ങിക്കു ഒത്തു ക്രൂരയായി ചമഞ്ഞു.
൪ ഉണ്ണിയുടേ നാവു ദാഹിച്ചിട്ടു അണ്ണാക്കോടു പറ്റിയിരിക്കുന്നു, കിടാങ്ങൾ
൫ അപ്പം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൎക്കു വിളമ്പുന്നവൻ ഇല്ല. ഏത്രയും രുചി
കരമായവ ഭക്ഷിക്കുന്നവർ തെരുക്കളിൽ മാഴ്കിക്കിടക്കുന്നു, രക്താംബര
൬ ത്തിൽ ഇരുത്തി ഓമ്പിയവർ കുപ്പകളെ പുല്കുന്നു. കൈകൾ ഒന്നും ഓ
ങ്ങാതേകണ്ടു നൊടിയിൽ മറിഞ്ഞുപോയ സദോമിൻ പാപത്തിലും എൻ
ജനപുത്രിയുടേ കുറ്റം സാക്ഷാൽ ഏറിയതു!
൭ കൊറ്റവന്മാർ അതിൽ ഹിമത്തെക്കാൾ നിൎമ്മലരായി പാലിലും വെളു
വെളുത്തു, ദേഹം പവിഴത്തിലും ചുവക്കും, രൂപം നീലക്കല്ലിന്നു ഒക്കും;
൮ കോലം അവൎക്കു കറുപ്പിലും ഇരുണ്ടതു തെരുക്കളിൽ അറിയുമാറില്ല, അ
വരുടേ തോൽ അസ്ഥിയോടു ഒട്ടി, മരം പോലേ ഉണങ്ങിപ്പോയി.
൯ ക്ഷുത്തു കുതന്നവരിലും വാൾ കൊത്തിയവൎക്കു സുഖം ഏറും, നിലത്തു
൰ അനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലായ്കയാലല്ലോ അവർ കുത്തുകൊണ്ടു ദ്രവിച്ചു. ഗുണ
സമ്പന്നസ്ത്രീകളുടേ കൈകൾ സ്വന്തശിശുക്കളെ പാകം ചെയ്തു. എൻ

൧൧ ജനപുത്രിയുടേ ഇടിവിൽ അവൎക്ക് ഇവർ ആഹാരമായി! ചീററത്തിൻ
ഊഷ്മാവിനെ യഹോവ ചൊരിഞ്ഞു തൻ ക്രോധത്തെ തികെച്ചു, ചിയ്യോ
നിൽ തീ കത്തിച്ചത് അതിൻ തറകളെ തിന്നുകളഞ്ഞു.

൧൨ ജഗത്തിലേ അരചന്മാരും ഊഴിയിൽ വസിക്കുന്നവരും ഒക്കയും യരു
ശലേമിൻ വാതില്കളിൽ മാററാനും ശത്രുവും കടക്കും എന്നു വിശ്വസി
൧൩ ച്ചിട്ടില്ല. തന്മദ്ധ്യേ നീതിമാന്മാരുടേ രക്തം ചിന്നിച്ചുള്ള അവളുടേ പ്ര
വാചകന്മാരുടേ പാപത്താലും പുരോഹിതരുടേ കുററങ്ങളാലും (അതു
൧൪ സംഭവിച്ചു). തുണികളെ തൊട്ടുകൂടാതോളം ആയവർ ചോര പിരണ്ടു
൧൫ തെരുക്കളിൽ കുരുടരായി ചാഞ്ചാടി; “നീങ്ങുവിൻ, അശുദ്ധർ! തൊ
ടാതേ നീങ്ങിപ്പോവിൻ!” എന്ന് അവരോടു വിളിപ്പാറായി, അവർ മ
ണ്ടിയപ്പോൾ ഉഴന്നലഞ്ഞു, ഇനി ഇവിടേ പാൎക്കരുത് എന്നു ജാതികളി
൧൬ ലും അവരോടു പറവാറായി. യഹോവയുടേ മുഖം അവരെ ചിതറിച്ചി
ട്ടുണ്ടു, അവരെ ഇനി കടാക്ഷിക്ക ഇല്ല; (ശത്രു) പുരോഹിതമുഖം ബഹു
മാനിച്ചതും കിഴവന്മാരിൽ കനിഞ്ഞതും ഇല്ല.

൧൭ പഴതേ ഉള്ള സഹായത്തിന്നായി ഞങ്ങളുടേ കണ്ണുകൾ ഇന്നും നോ
ക്കി മങ്ങുന്നു, ഞങ്ങൾ കാവൽനിന്നുകൊണ്ടു രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ജാ
൧൮ തിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. മാററാന്മാർ ഞങ്ങൾ വീഥികളിൽ നടക്കാ
തവണ്ണം എല്ലാനടകളെയും ഒററി നായാടുന്നു; ഇങ്ങ് അവസാനം അടു
൧൯ ത്തു, വാഴനാൾ തികഞ്ഞു, സാക്ഷാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അന്തം വന്നു. വാന
ത്തിലേ കഴുകിലും ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവൎക്കു വേഗത ഏറും; മലകളിൽ
ഞങ്ങളോടു പററി പിഞ്ചെല്ലുന്നു, മരുവിൽ ഞങ്ങൾക്കു പതിയിരിക്കുന്നു.
൨൦ (ശത്രുവിൻ) കുഴികളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയതു മൂക്കിലേ പ്രാണങ്ങൾ ആകുന്ന
യഹോവാഭിഷിക്തൻ, ഇവന്റേ നിഴലിൽ നാം ജാതികളുടേയും ജീവി
ക്കും എന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു (രാജാവു) തന്നേ.

൨൧ സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്ക ഊച് ദേശത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഏദോംപു
ത്രീ! നിന്നോടും കിണ്ടി എത്തും, അന്നു നീ ലഹരിപിടിച്ചു നഗ്നയായി
൨൨ ക്കിടക്കും. ഹേ ചിയ്യോൻപുത്രീ! നിന്റേ കുററം കഴിഞ്ഞു, നിന്നെ
അവൻ ഇനി പ്രവസിപ്പിക്ക ഇല്ല! ഏദോംപുത്രീ, നിന്റേ കുററത്തെ
അവൻ സന്ദൎശിച്ചു പാപങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തും.

൫. അദ്ധ്യായം.

യഹൂദെക്ക വന്ന അപമാനത്തെ ദൈവം ഓൎത്തു (൮) പാപാനുഭവമായ സങ്കടത്തെ വിചാരിച്ചു (൧൯) കരുണ പുതുക്കേണം എന്നു പ്രാൎത്ഥിച്ചതു.

൧ യഹോവേ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തു സംഭവിച്ചു എന്ന് ഓൎത്തു ഞങ്ങടേ നിന്ദ
൨ നോക്കി കാണേണമേ! ഞങ്ങളുടേ അവകാശം അന്യന്മാൎക്കും വീടുകൾ
൩ പരദേശക്കാൎക്കും തിരിഞ്ഞു ചേൎന്നു. ഞങ്ങൾ അപ്പൻ ഇല്ലാതേ അനാഥ
൪ രായും അമ്മമാർ വിധവകൾക്ക് ഒത്തും ചമഞ്ഞു. ഞങ്ങടേ വെള്ളം
പണത്തിന്നു വാങ്ങി കുടിക്കുന്നു, ഞങ്ങടേ വിറക വിലെക്കു കിട്ടുന്നു.
൫ പിടരിയും പററി ഞങ്ങളെ പിന്തേരുന്നു, തളൎന്നിട്ടും ഞങ്ങൾക്കു സ്വ
൬ സ്ഥത തരുവാറില്ല. അപ്പംകൊണ്ടു തൃപ്തി വരുവാൻ ഞങ്ങൾ മിസ്രെക്കും
൭ അശ്ശൂരിന്നും കൈ കൊടുക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടേ അപ്പന്മാർ പിഴെച്ച് ഇല്ലാ
തേയായി, അവരുടേ കുററങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ചുമക്കുന്നു.
൮ ദാസന്മാർ ഞങ്ങളിൽ വാഴുന്നു, അവരുടേ കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിക്കുന്ന
൯ വൻ ഇല്ല. മരുവിലേ വാൾ നിമിത്തം ഞങ്ങൾ പ്രാണനെ വെച്ചും
൧൦ കൊററു വരുത്തുന്നു. വിശപ്പിൻ ജ്വാലകളാൽ ഞങ്ങടേ തോൽ തീക്കു
൧൧ ലം പോലേ കാളുന്നു. ചിയ്യോനിൽ സ്ത്രീകളെയും യഹൂദാനഗരങ്ങളിൽ
൧൨ കന്യമാരെയും അപരാധിച്ചു; പ്രഭുക്കന്മാർ അവരുടേ കയ്യാൽ ഞാലുക
൧൩ യും വൃദ്ധരുടേ മുഖത്തിന്ന് ബഹുമാനം വരായ്കയും, യുവാക്കൾ തിരി
൧൪ ക്കല്ല് എടുക്കയും ബാലന്മാർ വിറക (പേറി) ഇടറുകയും, കിഴവന്മാർ
നഗരവാതുക്കൽ (സംഘത്തോടും) ബാല്യക്കാർ വീണവായനയോടും അ
൧൫ കന്ന് ഒഴികയും ആയി. ഇങ്ങേ ഹൃദയാനന്ദം ഒഴിഞ്ഞുപോയി, ഇങ്ങേ
൧൬ നൃത്തം മുറവിളിയായി തിരിഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടേ തലമേലേ കിരീടം വീണു,
ഞങ്ങൾ പിഴെക്കയാൽ ഞങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം!
൧൭ ഇതുകൊണ്ടു ഹൃദയം രോഗാൎത്തം, ഇവകൊണ്ടു കണ്ണുകൾ ഇരുണ്ടു,
൧൮ ചിയ്യോൻമല കുറുനരികൾ ഊടാടുവോളം പാഴായതുകൊണ്ടു തന്നേ.
൧൯ നീയോ യഹോവേ എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്നു, നിന്റേ സിംഹാസനം തല
൨൦ മുറതലമുറയോളമേ! ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും മറപ്പതും നെടുനാളുകളോളം
൨൧ ഉപേക്ഷിപ്പതും എന്തിന്നു? യഹോവേ ഞങ്ങളെ നിങ്കലേക്കു തിരിപ്പി
ച്ചു മടങ്ങുമാറാക്കുക, ഞങ്ങടേ ദിവസങ്ങളെ പണ്ടേ പോലേ പുതുക്കേ
൨൨ ണമേ! അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ മുററും വെടിഞ്ഞുകളഞ്ഞു, ഞങ്ങളിൽ
അത്യന്തം ക്രുദ്ധിച്ചിരിക്കയോ?

THE BOOK OF THE PROPHET
EZEKIEL.

യഹെസ്ക്കേൽ.

I. യഹെസ്ക്കേലിനെ പ്രവാചകനാക്കി വിളിച്ചു നിയോഗിച്ചതു.

൧. അദ്ധ്യായം.

(൪) യഹോവയുടേ തേജസ്സ് ദൎശനത്തിൽ കണ്ടതു.

൧ (വയസ്സിന്റേ?) മുപ്പതാം ആണ്ടിൽ നാലാം (തിങ്ങളുടേ) അഞ്ചാം
തിയ്യതിയിൽ ഞാൻ കബാർനദിയുടേ അരികിൽ പ്രവാസത്തിന്റേ ന
ടുവേ ഇരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിച്ചിതു: വാനങ്ങൾ തുറന്നിട്ടു ദൈവദൎശന
൨ ങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടു. യോയക്കീൻരാജാവു പ്രവസിച്ചിട്ട് അഞ്ചാം ആ
൩ ണ്ടത്തേ ആ അഞ്ചാം തിയ്യതിക്കു തന്നേ, കല്ദയദേശത്തു കബാർനദീ
തീരത്തിൽ പുരോഹിതനായ ബൂജിയുടേ പുത്രനായ യഹെസ്ക്കേലിന്നു
യഹോവാവചനം ഉണ്ടായി അവിടേ യഹോവയുടേ കൈ അവന്മേൽ
വരികയും ചെയ്തു.

൪ ഞാൻ കണ്ടത്: ഇതാ വടക്കുനിന്നു കൊടുങ്കാറ്റു വരുന്നു; ഒരു വലി
യ മേഘവും പിണഞ്ഞ അഗ്നിയും മേഘത്തിൻ ചുററിൽ പ്രകാശവും
അഗ്നിമദ്ധ്യത്തിൽനിന്നു പഴുത്ത ലോഹത്തിൻ ആകാരം പോലേയും
൫ (കണ്ടു). തീ നടുവിൽനിന്നു നാലുജീവികളുടേ രൂപം (തോന്നി), അവ
൬ യുടേ കാഴ്ച മാനുഷരൂപം തന്നേ. ഓരോന്നിന്നു നാലുമുഖങ്ങളും നന്നാ
൭ ലു ചിറകുകളും ഉണ്ടു. പാദങ്ങളോ ചൊവ്വുള്ള പാദം, കാലുകളുടേ അടി
കന്നിന്റേ ഉള്ളങ്കാൽ പോലേ, കാച്ചിയ ചെമ്പിൻ നോക്കു പോലേ
൮ (കാലുകൾ) മിന്നുന്നു. ചിറകുകളിൻ കീഴേ അവെക്കു നാലുഭാഗത്തും
൯ മനുഷ്യക്കൈകൾ ഉണ്ടു, നാലവക്കും മുഖങ്ങളും ചിറകുകളും ഉണ്ടു. അത

തിൻറ ചിറകുകൾ മറ്റേതിനോടു ചേരുന്നു, നടക്കുമ്പോൾ, അവ തിരി
൧൦ ഞ്ഞുകൊള്ളാതേ ഓരോന്നു നേരേ മുന്നോട്ടു നടക്കും. മുഖങ്ങളുടേ രൂപ
മോ (മുമ്പിൽ) മാനുഷമുഖം, പിന്നേ നാലുക്കും വലത്തു സിംഹമുഖം,
൧൧ നാലുക്കും ഇടത്തു കാളമുഖം, നാലുക്കും (പിന്നിൽ)കഴുകമുഖം. അവ
യുടേ മുഖങ്ങളും ചിറകുകളും മീത്തൽ വേൎപ്പെട്ടിരുന്നു, ഈരണ്ടു ചിറകു
൧൨ തമ്മിൽ ചേരും, ഈരണ്ടുകൊണ്ടു സ്വദേഹങ്ങളെ മറെക്കും. ഓരോന്നു
നേരേ മുന്നോട്ടു നടക്കും, എവിടേക്കു പോവാൻ ആത്മാവു ഭാവിച്ചത്
൧൩ അവിടേക്കു പോകും, നടക്കയിൽ തിരിവാറില്ല. ജീവികളുടേ രൂപം
കാണുന്നതോ എരിയുന്ന തീക്കനൽ പോലേ, ദീപട്ടികളുടേ കാഴ്ച
പോലേ, ആ തീ ജീവികളുടേ ഇടയിൽ ഊടാടും. അഗ്നിക്കു ചുടരൊളി
൧൪ യും അഗ്നിയിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന മിന്നലും ഉണ്ടു. ജീവികൾ ഇടിത്തീ
കണക്കേ അങ്ങിടിങ്ങിടേ ഓടുന്നു.
൧൫ പിന്നേ ഞാൻ ജീവികളേ കാണുമ്പോൾ ഇതാ ആ ജീവികളുടേ അടു
ക്കേ അവയുടേ നാലു മുഖങ്ങളോടു കൂടേ ഓരോ ചക്രവും ഭൂമിയിൽ കണ്ടു.
൧൬ ചക്രങ്ങളുടേ കാഴ്ചയും പണിയും പുഷ്പരാഗത്തിൻറ നോക്കു പോലേ,
നാലിന്നും ഒരു രൂപം തന്നേ ഉണ്ടു, അവയുടേ കാഴ്ചയും പണിയും എ
൧൭ ങ്കിലോ ചക്രത്തിൻ നടുവിൽ ചക്രം ഉള്ളതു പോലേ തന്നേ. പോകു
മ്പോൾ അവ നാലു ഭാഗത്തിലേക്കും പോകും, ചെല്ലുകയിൽ തിരിയുമാ
൧൮ റില്ല. അതിൻ ചുററുവട്ടങ്ങൾ പൊക്കവും ഭയങ്കരവും തന്നേ, നാലു ച
൧൯ ക്രങ്ങൾക്കും വട്ടങ്ങൾ ചുററും കണ്ണുകൾകൊണ്ടു നിറഞ്ഞവ. പിന്നേ
ജീവികൾ നടക്കുമ്പോൾ ചക്രങ്ങൾ അരികേ നടക്കും, ജീവികൾ ഭൂമി
൨൦ യെ വിട്ട് ഉയൎന്നാൽ ചക്രങ്ങളും ഉയരും. എവിടേക്കു പോവാൻ ആ
ത്മാവു ഭാവിച്ചാലും ആ ഭാവിച്ചതിലേക്കു അവ പോകും, ജീവിയുടേ ആ
ത്മാവു ചക്രങ്ങളിൽ ഇരിക്കയാൽ ചക്രങ്ങൾ ജീവികളോട് ഒന്നിച്ച് ഉയ
൨൧ രും. ഇവ പോയാൽ അവയും പോകും, നിന്നാൽ നില്ക്കും, ഭൂമിയെ
വിട്ടു ഉയൎന്നാൽ ചക്രങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ഉയരും, ജീവിയുടേ ആത്മാവു ചക്ര
ങ്ങളിൽ ആയതുകൊണ്ടത്രേ.
൨൨ ജീവിശിരസ്സുകളിന്മേൽ കാണായതോ പളുങ്കിൻ നോക്കു പോലേ ഭയ
൨൩ ങ്കരമായൊരു തട്ടു അവയുടേ തലകൾക്കു മീതേ പരന്നു കണ്ടു. തട്ടിൻ
കീഴേ ആയവററിൻ ചിറകുകൾ തമ്മിൽ നേരേ ചൊവ്വായി കണ്ട്, ഈ
൨൪ രണ്ടുകൊണ്ട് അതാതു സ്വദേഹങ്ങളെ മറെക്കുന്നു. ജീവികൾ നടക്ക
യിൽ ചിറകുകളുടേ ഒലിയെ ഞാൻ കേട്ടതു ബഹുവെള്ളങ്ങളുടേ ശബ്ദം

പോലേ സൎവ്വശക്തന്റേ നാദം പോലേ, പാളയത്തിൻ ആരവം പോ
൨൫ ലേ ഒരു പേരൊലി തന്നേ. അവ നില്ക്കയിൽ ചിറകുകളെ താഴ്ത്തും.
തലകളിന്മീതേ ഉള്ള തട്ടിന്മേൽ നിന്ന് ഒലി ഉണ്ടായി, നില്ക്കയിൽ ചിറ
൨൬ കുകളെ താഴ്ത്തും.— തലകളിൻമീതേ ഉള്ള തട്ടിൻ മീത്തലോ നീലക്കല്ലിൻ
൨൭ കാഴ്ച പോലേ ഓർ ആസനരൂപം (കണ്ടു). ആസനരൂപത്തിൻ മേൽ
മാനുഷാകാരം പോലേ മീത്തൽ ഇരിക്കുന്നു. പഴുത്ത ലോഹത്തിൻ നോ
ക്കുപോലേ (ആസനത്തിൻ) ഉള്ളിൽ ചുററും അഗ്നിരൂപം കണ്ടതു അവ
ന്റേ അരയുടേ രൂപംതൊട്ടു മേലോട്ടും അരയോട്ടു കീഴോട്ടും അഗ്നിയുടേ
൨൮ കാഴ്ച പോലേയും അവന്റേ ചുററും പ്രകാശവും കണ്ടു. മാരി പൊഴി
യും നാൾ മേഘത്തിലുള്ള വില്ലു കാണുംപോലേ തന്നേ ചുററുമുള്ള പ്രകാ
ശം കാണായി. യഹോവാതേജസ്സിൻ രൂപം ഇങ്ങനേ കാണായി.
ഞാൻ കണ്ടു മുഖം കവിണ്ണു വീണു ഉരിയാടുന്നവന്റേ ശബ്ദം കേട്ടിതു.

൨. അദ്ധ്യായം.

കഠിനജനത്തിന്നു പ്രവാചകനാവാൻ നിയോഗിച്ചതും (൮) പുസ്തകച്ചുരുൾ തീററിയതും.

൧ **അ**വൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു: മനുഷ്യപുത്ര, കാലിന്മേൽ നില്ക്ക ഞാൻ
൨ നിന്നോടു ഉരെക്കും, എന്ന് എന്നോടു ചൊല്ലിയാറേ, ആത്മാവ് എ
ന്നിൽ വന്നു എന്നെ കാലിന്മേൽ നിറുത്തി, ഉരെക്കുന്നവനെ ഞാൻ കേൾ
൩ ക്കയും ചെയ്തു.—അവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു: മനുഷ്യപുത്ര ഞാൻ നിന്നെ
അയക്കുന്നത് ഇസ്രയേൽപുത്രന്മാരടുക്കേ തന്നേ, എന്നോടു മറുത്ത മത്സര
ക്കാരായി പുറജാതികളായിപ്പോയവർ അടുക്കേ; അവരും പിതാക്കളും
൪ ഇന്നേ ഓളം എന്നോടു ദ്രോഹിച്ചുപോയി. മക്കളോ കഠിനമുഖവും ഉര
ത്ത ഹൃദയവും ഉള്ളവർ അവരുടേ അടുക്കേ ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുന്നു,
"യഹോവാകൎത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു" എന്നു നീ അവരോടു പറ
൫ യേണം. പിന്നേ അവർ കേട്ടാലും ഇളെച്ചാലും (മത്സരഗൃഹമല്ലോ) പ്ര
൬ വാചകൻ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രകാരം അവർ അറിയും. നീയോ
മനുഷ്യപുത്ര അവരെ ഭയപ്പെടരുതു, വാക്കുകളെയും ഭയപ്പെടരുതു. മുള്ളു
കളും ശൂവകളും ഒരുമിച്ച് കൂടിയാലും നീ തേളുകളിന്മേൽ ഇരുന്നാലും
അവരുടേ വാക്കുകളെ ഭയപ്പെടുകയും മുഖങ്ങൾക്കു ക്രുശുകയും അരുതു,
൭ മത്സരഗൃഹമല്ലോ. എന്റേ വചനങ്ങളെ അവരോടു പറയേണ്ടത് അ

൮ വർ കേട്ടാലും ഇളെച്ചാലും, മത്സരികളല്ലോ.— നീയോ മനുഷ്യപുത്ര
ഞാൻ നിന്നോട് ഉരെക്കുന്നതു കേൾക്ക, മത്സരഗൃഹത്തിന്നൊത്തു മത്സരി
൯ ആകൊല, വായി പിളൎന്നു ഞാൻ തരുന്നതിനെ ഭക്ഷിക്ക! എന്നാറേ
ഇതാ ഒരു കൈ എന്റേ നേരേ നീട്ടുന്നതും അതിൽ ഇതാ പുസ്ത
൧൦ കച്ചുരുൾ ഉള്ളതും കണ്ടു. ആയതിനെ അവർ എന്റേ മുമ്പാകേ വി
ടൎത്തി, അതിൽ അകത്തും പുറത്തും എഴുതീട്ടുണ്ടു, എഴുതിയതോ വിലാപ
൩, ൧ ങ്ങൾ ദീൎഘശ്വാസം അയ്യോകഷ്ടം എന്നതത്രേ.— അവൻ എന്നോടു:
മനുഷ്യപുത്ര, കണ്ടതു തിന്നുക, ഈ ചുരുളിനെ ഭക്ഷിച്ചു ചെന്നു ഇസ്ര
൨ യേൽഗൃഹത്തോട് ഉരിയാടുക! എന്നു പറഞ്ഞാറേ ഞാൻ വായി തുറന്നു
൩ അവൻ ആ ചുരുളിനെ എന്നെ ഭക്ഷിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു: മനുഷ്യപുത്ര
ഈ തരുന്ന ചുരുൾകൊണ്ടു നിന്റേ വയറു തീററി കുടലുകളെ നിറെക്ക!
എന്നാറേ ഞാൻ ഭക്ഷിച്ചു അതു വായിൽ തേനിന്നൊത്ത മധുരമായി.

൩. അദ്ധ്യായം.

(൪) ഉദ്യോഗത്തിന്നു വേണ്ടുന്ന ശക്തിയെ പ്രവാചകന്നു പറഞ്ഞുകൊടുത്തത
ല്ലാതേ (൧൦) പ്രവാസികളുടേ ഇടയിൽ ആക്കിയ ശേഷം (൧൬) കാവലാളിയു
ടേ തുരം ഏല്പിച്ചതും (൨൨) ആദിയിൽ മിണ്ടാതിരിപ്പാൻ കല്പിച്ചതും.

൪ അവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞിതു: അല്ലയോ മനുഷ്യപുത്ര ഇസ്രയേൽ
ഗൃഹത്തെ ചെന്നു കണ്ടു എന്റേ വചനങ്ങളെക്കൊണ്ട് അവരോട് ഉരി
൫ യാടുക! തെളിയാത്ത ചുണ്ടും കനത്ത നാവും ഉള്ളൊരു ജനത്തിന്നല്ല
൬ ല്ലോ ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിന്നടുക്കൽ അത്രേ നീ അയക്കപ്പെട്ടവൻ. പല
വംശങ്ങളും തെളിയാത്ത ചുണ്ടും കനത്ത നാവും ഉണ്ടായി പറയുന്ന വാക്കു
നീ ഗ്രഹിക്ക ഇല്ല, നിന്നെ ഞാൻ അയക്കുന്നതോ നിന്നെ കേട്ടു ഗ്രഹി
൭ ക്കുന്നവരുടേ അടുക്കലേക്കത്രേ. ഇസ്രയേൽഗൃഹമാകട്ടേ നിന്നെ കേൾ
പ്പാൻ മനസ്സില്ലാത്തതു എന്നെ കേൾപ്പാൻ മനസ്സ് ഒട്ടും ഇല്ലായ്കയാൽ അ
ത്രേ; ഇസ്രയേൽഗൃഹം ഒക്കയും ഉരത്ത നെററിയും കഠിനഹൃദയവും ഉള്ള
൮ തല്ലോ. ഇതാ ഞാൻ അവരുടേ മുഖത്തിന്നു നേർ നിന്റേ മുഖവും
അവരുടേ നെററിക്കു നേർ നിന്റേ നെററിയും ഉറപ്പിച്ചു തരുന്നു.
൯ പാറയിലും ഉരത്ത വജ്രത്തിന്നു നിന്റേ നെററിയെ സമമാക്കുന്നു. അ
വരെ ഭയപ്പെടുകയും അവരുടേ മുഖത്തിന്നു ക്രുശ്ശുകയും ഒല്ല, അവർ
മത്സരഗൃഹമല്ലോ.

൧൦ പിന്നേ എന്നോടു പറഞ്ഞു: മനുഷ്യപുത്ര നിന്നോടു ഞാൻ ചൊല്ലുന്ന
വചനങ്ങളെ ഒക്കയും ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടു ചെവികളിൽ കേട്ടു
൧൧ കൊണ്ടു, പ്രവാസമാകുന്ന നിൻ ജനപുത്രർ അടുക്കലേക്കു പോയി ചെ
ന്നു "യഹോവാകൎത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു" എന്ന് അവരോടു ചൊ
൧൨ ല്ലിക്കൊണ്ടു അവർ കേട്ടാലും ഇളെച്ചാലും ഉരിയാടി പോരിക! എന്ന
പ്പോൾ കാററ് എന്നെ എടുത്തു, "യഹോവാതേജസ്സ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെ
ടാവു" എന്ന് അവന്റേ സ്ഥാനത്തുനിന്നു പേരൊലി ശബ്ദിക്കുന്നത്
൧൩ എന്റേ പിന്നിൽ കേട്ടു. ജീവികളുടേ ചിറകുകൾ തമ്മിൽ തൊടുന്ന
നാദവും അരികയുള്ള ചക്രങ്ങളുടേ ആരവവും പേരൊലിയായും (കേട്ടു).
൧൪ കാററ് എന്നെ എടുത്തു വഹിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആത്മാവിൻ ഊഷ്മാവിൽ
മനം കൈക്ക ചെന്നു, യഹോവയുടേ കൈ എന്മേൽ ഉരത്തുതാനും.
൧൫ കബാർനദീതീരത്തു പ്രവാസികൾ കുടിയിരിക്കുന്ന തേലബീബിൽ ഞാൻ
വന്നു, അവർ ഇരിക്കുന്നവിടത്തു ഏഴ ദിവസം തരിച്ചു പിടിച്ച് അവ
രുടേ ഇടയിൽ ഇരുന്നു.
൧൬ ഏഴ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി
൧൭ പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര ഞാൻ നിന്നെ ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിന്നു കാവ
ലാളി ആക്കിവെച്ചു, എൻ വായിൽനിന്നു വചനത്തെ നീ കേട്ട് എങ്കൽ
൧൮ നിന്ന് അവരെ സൂക്ഷിപ്പിക്ക! ഞാൻ ദുഷ്ടനോടു "നീ മരിക്കേ ഉള്ളു"
എന്നു പറയുമ്പോൾ, നീ അവനെ സൂക്ഷിപ്പിക്കാതേയും ദുൎവ്വഴിയിൽ
നിന്നു ദുഷ്ടനെ ഒഴിപ്പിച്ചു ജീവിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു ഉരിയാടാതേയും ഇരു
ന്നാൽ, ദുഷ്ടൻ തൻ കുററത്താൽ മരിക്കും എങ്കിലും അവന്റേ രക്തത്തെ
൧൯ നിൻ കയ്യിൽനിന്നു ഞാൻ ചോദിക്കും. നീയോ ദുഷ്ടനെ സൂക്ഷിപ്പിച്ചി
ട്ടും അവൻ തൻ ദുഷ്ടതയും ദുൎവ്വഴിയും വിട്ടു തിരിയാഞ്ഞാൽ അവൻ
തൻ കുററത്താൽ മരിക്കും, നിൻ ദേഹിയെ നീ വിടുവിച്ചു താനും.—
൨൦ പിന്നേ നീതിമാൻ തൻ നീതിയെ വിട്ടുമാറി അക്രമം ചെയ്കിലോ ഞാൻ
ഇടൎച്ചയെ അവന്റേ മുമ്പിൽ വെച്ചാൽ അവൻ മരിക്കും; ആയവനെ
നീ സൂക്ഷിപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ തൻ പാപത്താൽ മരിക്കും, അവൻ ചെയ്തു
നീതികൾ ഓൎക്കപ്പെടുകയില്ല, അവന്റേ രക്തത്തെ നിൻ കയ്യിൽനിന്നു
൨൧ ഞാൻ ചോദിക്കും താനും. നീയോ നീതിമാൻ പാപം ചെയ്യായ്വാൻ അ
വനെ സൂക്ഷിപ്പിച്ചിട്ടു നീതിമാൻ പിഴെക്കാതിരുന്നാൽ അവൻ സൂക്ഷി
പ്പിക്കപ്പെടുകയാൽ ജീവിക്കേ ഉള്ളു, നീയും നിൻ ദേഹിയെ വിടുവിച്ചു.
൨൨ അവിടേ യഹോവക്കൈ എന്മേൽ ആയി: "അല്ലയോ എഴുനീററു

താഴ്വരെക്കു പോ, അവിടേ ഞാൻ നിന്നോട് ഉരിയാട്ടും" എന്ന് അവൻ
൨൩ പറഞ്ഞാറേ, ഞാൻ എഴുനീററു താഴ്വരെക്കു പുറപ്പെട്ടു പോയി, ഇതാ
കബാർ നദീതീരത്തു കണ്ട തേജസ്സു പോലേ യഹോവാതേജസ്സ് അവി
൨൪ ടേ നില്ക്കുന്നു, ഞാൻ മുഖം കവിണ്ണു വീണു. പിന്നേ ആത്മാവ് എന്നിൽ
പുക്കു എന്നെ കാലിന്മേൽ നിൎത്തി അവൻ എന്നോടു ചൊല്ലിയതു: നീ
൨൫ ചെന്നു പുരെക്കകത്ത് നിന്നെ അടെച്ചിരിക്ക! മനുഷ്യപുത്ര കണ്ടാലും
നിന്മേൽ കയറുകൾ ഇട്ടു നിന്നെ കെട്ടി അവരുടേ ഇടയിൽ പുറപ്പെ
൨൬ ടാതേ ആക്കും. നിന്റേ നാവും ഞാൻ അണ്ണാക്കിൽ പററിക്കും നീ മി
ണ്ടാതേ പാൎത്തു അവൎക്കു ശാസിക്കുന്ന ആളാകാതേ ഇരിപ്പാൻ തന്നേ;
൨൭ അവർ മത്സരഗൃഹമല്ലോ. പിന്നേ ഞാൻ നിന്നോട് ഉരിയാടുമ്പോൾ
ഞാൻ നിന്റേ വായി തുറക്കും, നീ അവരോടു "യഹോവാകൎത്താവ്
ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു, കേൾക്കുന്നവൻ കേൾക്ക, ഇളെക്കുന്നവൻ ഇളെ
ക്കുക!" എന്നു പറയേണം; അവർ മത്സരഗൃഹമല്ലോ.

II. യരുശലേമിലും ഇസ്രയേലിലും ന്യായവിധി. (അ. ൪—൨൪.)

൪. അദ്ധ്യായം.

മൂന്നു കൎമ്മങ്ങളാൽ (൧. ൪. ൩) യരുശലേമിന്റേ നിരോധത്തെ സൂചി
പ്പിച്ചതു.

൧ മനുഷ്യപുത്ര ഓർ ഇട്ടികയെ എടുത്തു നിന്മുമ്പിൽ വെച്ചു യരുശലേം
൨ എന്ന ഒരു പട്ടണത്തെ അതിൽ വരെച്ചു, അതിന്നു നേരേ വളച്ചൽ
തുടങ്ങുക! അതിനെക്കൊള്ളേ കൊന്തളങ്ങളെ തീൎത്തു ചുററു മേട്ടകന്നിച്ചു
അതിനെക്കൊള്ളേ പാളയങ്ങൾ ഇട്ടു ചൂഴവേ യന്ത്രമുട്ടികളെ വെക്ക.
൩ പിന്നേ ഇരിമ്പുകലം എടുത്തുംകൊണ്ടു നിനക്കും പട്ടണത്തിന്നും മദ്ധ്യേ
ഇരിമ്പുഭിത്തി ആക്കി സ്ഥാപിക്ക, അതിന്നു നേരേ മുഖത്തെ വെക്കയും
അതു നിരോധത്തിൽ ആവാൻ അതിനെ മുട്ടിക്കയും വേണം. ഇസ്ര
യേൽഗൃഹത്തിന്ന് ഇത് അടയാളം.
൪ അനന്തരം ഇടത്തുപുറത്തു ചരിഞ്ഞു ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിൻ കററത്തെ
അതിന്മേൽ വെച്ചുകൊൾക, നീ അതിന്മേൽ കിടക്കുന്ന നാളുകളുടേ എ

൫ ണ്ണത്തോളം അവരുടേ കുററത്തെ ചുമക്ക. അവരുടേ കുററത്തിൻ ആ
ണ്ടുകളെ ഞാൻ നിനക്കു നാളുകളുടേ എണ്ണം ആക്കും; മുന്നൂററിതൊ
൬ ണ്ണൂറുനാൾ നീ ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിൻ കുററത്തെ ചുമക്കും. ഇവ തികെ
ച്ചാൽ പിന്നേ രണ്ടാമതു വലത്തുപുറത്തു ചരിഞ്ഞു യഹൂദാഗൃഹത്തിൻ കു
ററത്തെ ൪൦ നാൾ ചുമക്ക; ഓരോ ആണ്ടിന്ന് ഓരോ നാൾ നിനക്കു
൭ തരുന്നുണ്ടു. ഇനി യരുശലേമെ വളവാൻ നീ മുഖത്തെയും ഊരിയഭു
൮ ജത്തെയും വെച്ചുകൊണ്ടു അതിനെ കൊള്ളേ പ്രവചിക്ക. നീ വള
യുന്ന (൩൯൦) നാളുകൾ തികെപ്പോളം പുറം മാററി പുറത്തേക്കു തിരിയാ
യ്വാൻ ഞാൻ ഇതാ നിനക്കു കയറുകൾ ഇടുന്നു.
൯ അനന്തരം കോതമ്പു യവം അവര പയറു തിന ചാമ ഇവ വാങ്ങി ഒരു
പാത്രത്തിൽ ഇട്ടു നിണക്ക് അപ്പം ആക്കുക; നിൻ പുറത്തു ചരിഞ്ഞു കി
ടക്കുന്ന നാളുകളുടേ എണ്ണത്തോളം ൩൯൦ നാൾകൊണ്ട് അതു ഭക്ഷിക്ക.
൧൦ നീ ഭക്ഷിക്കുന്ന ആഹാരം തൂക്കപ്രകാരം ആക: ഓരോ നാൾക്കു ഇരു
൧൧ പതു ഉറുപ്പികത്തൂക്കം, രണ്ടു മൂന്നു നേരത്ത് ഉപജീവിക്ക. വെള്ളവും
അളവിൻ പ്രകാരം ഹീനിൽ ഷൾഭാഗം (ഓർ ഉര) കുടിക്ക, രണ്ടു മൂന്നു
൧൨ നേരത്തു കുടിക്ക. ആ അപ്പം യവദോശ പോലേ തിന്നുകയും അവർ
൧൩ കാണ്കെ മനുഷ്യകാഷ്ഠവറടിയിൽ ചുടുകയും വേണം. ഇവ്വണ്ണം ഇസ്ര
യേൽപുത്രന്മാർ ഞാൻ അവരെ ആട്ടിക്കളയുന്ന ജാതികൾ ഇടയിൽ
തങ്ങളുടേ അപ്പത്തെ അശുദ്ധമായി ഭക്ഷിക്കും എന്നു യഹോവ പറഞ്ഞു.—
൧൪ അയ്യോ യഹോവാകൎത്താവേ ഈ എൻേറ ദേഹിക്ക് ഒരു തീണ്ടലും
ഉണ്ടായില്ല, ചെറുപ്പം മുതൽ ഇന്നേ വരേയും ചത്തതും ചീന്തിയതും
ഞാൻ തിന്നിട്ടില്ല, തീണ്ടിറച്ചി വായിൽ വന്നതും ഇല്ല എന്നു ഞാൻ പറ
൧൫ ഞ്ഞപ്പോൾ, കണ്ടാലും മനുഷ്യകാഷ്ഠത്തിന്നു പകരം ഞാൻ നിനക്കു ചാ
ണകം തരുന്നുണ്ടു, അതിൽ നിൻേറ അപ്പം വേവിക്കാം എന്ന് എന്നോടു
൧൬ പറഞ്ഞാറേ: മനുഷ്യപുത്ര ഇതാ ഞാൻ യരുശലേമിൽ അപ്പമാകുന്ന കോ
൧൭ ലിനെ ഒടിക്കുന്നു. അപ്പവും വെള്ളവും കുറകയാൽ അവർ തൂക്കത്തിലും
ഖേദത്തിലും അപ്പം തിന്നുകയും അളവിലും അച്ചത്തിലും വെള്ളം കുടി
ക്കയും അവനവൻ മാഴ്കി തങ്ങളുടേ അകൃത്യത്തിൽ ഉരുകി മങ്ങുകയും
ചെയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു.

൫. അദ്ധ്യായം.

യരുശലേമിൻ നാശത്താൽ (൫) ന്യായവിധിയുടേ ഹേതുവും (൧൦) വിധവും തെളിയും.

൧ നീയോ മനുഷ്യപുത്ര മൂൎത്ത വാൾ എടുത്തു ക്ഷൌരക്കത്തിയായി പ്രയോ
ഗിച്ചു കൊണ്ടു തലമേലും താടിയിലും ചിരെക്ക, പിന്നേ തുലാത്തട്ടും വാ
൨ ങ്ങി (രോമത്തെ) പകുക്ക. വളച്ചലിന്റേ നാളുകൾ തികഞ്ഞാൽ മൂന്നൊ
ന്നു നഗരമദ്ധ്യേ തീയിൽ ഇട്ടു ചുടുക, മൂന്നൊന്ന് എടുത്തു പട്ടണത്തിൻ
ചുററും വാൾകൊണ്ടു വെട്ടുക, മൂന്നൊന്നു കാററത്തു ചിന്നിക്ക (൩ മോ.
൩ ൨൬, ൩൩). ആയവരുടേ പിന്നാലേ ഞാൻ വാളിനെ ഊരും. അതിൽ
നിന്ന് എണ്ണത്തിൽ അസാരം എടുത്തു വസ്ത്രവിളുമ്പുകളിൽ മുറുക്കിക്കൊ
൪ ൾക. ആയതിൽ ഇനി ചിലതും എടുത്തു തീനടുവിൽ എറിഞ്ഞു തീ
യിൽ ചുടുക. ഇതിൽനിന്ന് ഇസ്രയേൽസൎവ്വഗൃഹത്തിലേക്കും ഒാർ അ
ഗ്നി പുറപ്പെടും.
൫ യഹോവാകൎത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഈ യരുശലേമിനെ ഞാൻ
൬ ജാതികളുടേ നടുവിലും രാജ്യങ്ങളേ ചുററിലും വെച്ചിരിക്കുന്നു. ആയതു
ദുഷ്ടതെക്കു ചാഞ്ഞു ജാതികളെക്കാളും എൻ ന്യായങ്ങളോടും ചുററുമുള്ള
രാജ്യങ്ങളെക്കാളും എൻ വെപ്പുകളോടും മറുത്തുപോയി; എൻ ന്യായങ്ങ
൭ ളെ അവർ വെറുത്തു എൻ വെപ്പുകളിൽ നടക്കാതേ പോയല്ലോ. അ
തുകൊണ്ടു യഹോവാകൎത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: നിങ്ങൾ ചുററുമു
ള്ള ജാതികളെക്കാളും മദിച്ചു പുളെച്ചു എന്റേ വെപ്പുകളിൽ നടക്കാഞ്ഞു
യും ന്യായങ്ങളെ ചെയ്യാഞ്ഞുയും അല്ലാതേ ചുററുമുള്ള ജാതികളുടേ ന്യായ
൮ ങ്ങളോളവും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടു, യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയു
ന്നു: ഇതാ ഈ ഞാൻ നിന്നെക്കൊള്ളേ (വരും), ജാതികൾ കാണ്കേ നി
൯ ന്നടുവിൽ ന്യായവിധികളെ നടത്തും. ഞാൻ (പണ്ടു) ചെയ്യാത്തതും ഇ
നി ചെയ്വാൻ പോകാത്തതും നിന്റേ എല്ലാ അറെപ്പുകൾ നിമിത്തം നി
ന്നിൽ ചെയ്യും.
൧൦ അതുകൊണ്ടു നിന്നടുവിൽ അപ്പന്മാർ മക്കളെ തിന്നും മക്കൾ അപ്പന്മാ
രെയും തിന്നും, ഞാൻ നിങ്കൽ വിധികളെ നടത്തി നിന്റേ ശേഷിപ്പ്
൧൧ ഒക്കയും എല്ലാ കാററുകളിലേക്കും ചിന്നിക്കും. അതുകൊണ്ട് എൻ ജീവ
നാണ നിന്റേ എല്ലാ അറെപ്പുകളാലും വെറുപ്പുകളാലും എൻ വിശുദ്ധ
സ്ഥലത്തെ നീ തീണ്ടിക്കകൊണ്ടു ഞാൻ ആദരിയാതവണ്ണം കണ്ണിനെ അ

കററും, ഞാൻ മനമലികയും ഇല്ല എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുള
൧൨ പ്പാടു. നിന്നിൽ മൂന്നൊന്നു മഹാവ്യാധികൊണ്ടു മരിക്കയും വിശപ്പുകൊ
ണ്ടും നിന്മദ്ധ്യേ ക്ഷയിക്കയും, മൂന്നൊന്നു നിന്റേ ചുററിൽ വാൾകൊണ്ടു
വീഴുകയും, മൂന്നൊന്നിനെ ഞാൻ എല്ലാ കാററുകളിലേക്കും ചിന്നിച്ചു അ
൧൩ വരുടേ പിന്നാലേ വാൾ ഊരുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനേ എൻ കോപം
തീരും, ഞാൻ അവരിൽ എൻ ഊഷ്മാവിനെ ആററി പ്രതിക്രിയ തികെ
ക്കും, ഞാൻ ഊഷ്മാവിനെ അവരിൽ നിവൃത്തിച്ചാൽ യഹോവയായ ഞാൻ
൧൪ എൻ എരിവിൽ ഉരെച്ചു എന്ന് അവർ അറിയും. നിന്റേ ചുററുമുള്ള
ജാതികളിൽ ഞാൻ കടക്കുന്നവൻ എല്ലാം കാണ്കേ നിന്നെ ഇടിവും നിന്ദ
൧൫ യും ആക്കും. ഞാൻ കോപത്തിലും ഊഷ്മാവിലും അതിശിക്ഷകളിലും
നിങ്കൽ വിധികളെ നടത്തുമ്പോൾ (യരുശലേം) ചുററുമുള്ള ജാതികൾക്കു
നിന്ദയും അപവാദവും ശാസനയും ഭ്രമവും ആകും; യഹോവയായ ഞാൻ
൧൬ ഉരെച്ചു; നാശത്തിന്നായുള്ള ക്ഷാമത്തിൻ ദുരസ്ത്രങ്ങളെ ഞാൻ അവ
രിൽ അയക്കുമ്പോൾ തന്നേ. നിങ്ങളെ സംഹരിപ്പാൻ ഞാൻ അവ അ
യക്കയും ക്ഷാമത്തെ നിങ്ങടേ മേൽ കൂട്ടുകയും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പക്കോലി
൧൭ നെ ഒടിക്കയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടേ മേൽ ക്ഷാമത്തെയും മക്കളില്ലാതാ
ക്കുന്ന ദുൎമ്മൃഗങ്ങളെയും അയക്കുന്നത് അല്ലാതേ മഹാവ്യാധിരക്തവും
നിന്നിൽ കടക്കും വാളിനെയും നിന്മേൽ വരുത്തും; യഹോവയായ
ഞാൻ ഉരെച്ചു.

൬. അദ്ധ്യായം.

നാട്ടിൽ വ്യാപിച്ച ബിംബാരാധനെക്കു ശിക്ഷയും (൮) ശേഷിപ്പിന്നു രക്ഷ
യും (൧൧) ന്യായവിധിയുടേ നീതിയും അറിയിച്ചതു.

൧. ൨ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര ഇസ്ര
യേൽമലകൾക്കു നേരേ മുഖം വെച്ചു അവെക്ക് എതിരേ പ്രവചിച്ചു പ
൩ റക: ഹേ ഇസ്രയേൽമലകളേ യഹോവാകൎത്താവിൻ വചനം കേൾപ്പിൻ!
മലകുന്നുകളോടും താഴ്വരപള്ളങ്ങളോടും യഹോവാകൎത്താവ് ഇപ്രകാരം
പറയുന്നു: ഈ ഞാൻ നിങ്ങടേ മേൽ ഇതാ വാൾ വരുത്തി നിങ്ങടേ
൪ കുന്നുകാവുകളെ കെടുക്കുന്നു. നിങ്ങളേ ബലിപീഠങ്ങൾ ശൂന്യമാകയും
സൂൎയ്യസ്തംഭങ്ങൾ തകരുകയും ഞാൻ നിങ്ങളുടേ മുട്ടങ്ങളുടേ മുമ്പാകേ കുത
൫ ന്നവരെ വീഴിക്കയും, ഇസ്രയേൽപുത്രശവങ്ങളെ അവരുടേ മുട്ടങ്ങളു

ടേ മുമ്പിൽ ഇടുകയും, നിങ്ങടേ അസ്ഥികളെ അങ്ങേ ബലിപീഠങ്ങളു
൬ ടേ ചുററും ചിന്നിക്കയും ആം. നിങ്ങളുടേ എല്ലാ വാസസ്ഥലങ്ങളിലും
ഊരുകൾ ഇടിഞ്ഞും കുന്നുകാവുകൾ പാഴായും പോവതു അങ്ങേ ബലി
പീഠങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു കെട്ടും അങ്ങേ മുട്ടങ്ങൾ തകൎന്നും അററും സൂൎയ്യസ്തംഭ
ങ്ങൾ വെട്ടി മുറിഞ്ഞും നിങ്ങടേ പണികൾ മാഞ്ഞും മുടിവാൻ തന്നേ.
൭ നിങ്ങടേ നടുവിൽ കുതൎന്നവർ വീഴും, ഞാൻ യഹോവ എന്നു നിങ്ങൾ
അറികയും ചെയ്യും.

൮ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ദേശങ്ങളിൽ ചിന്നിപ്പോകുമ്പോൾ വാളിന്നു ചാടി
പ്പോരുന്നവർ നിങ്ങൾക്കു ജാതികളിൽ ഇരിപ്പാനായി ഞാൻ ശേഷിപ്പി
൯ നെ വെച്ചേക്കും. ആ ചാടിപ്പോയവൎക്കു എന്നെ വിട്ടുമാറിയ വേശ്യാം
ഹൃദയത്തെയും തങ്ങളുടേ മുട്ടങ്ങളോടു പററിപ്പോയ വേശ്യക്കണ്ണുകളെ
യും നുറുക്കിക്കൊണ്ട ശേഷം അവർ നിൎവ്വസിച്ചു ചെന്ന ജാതികളിൽ
എന്നെ ഓൎത്തു തങ്ങൾ എല്ലാ വെറുപ്പുകളിലും ചെയ്തു ദോഷങ്ങളെ വിചാ
൧൦ രിച്ചു ഉള്ളിൽ മനമ്പിരിച്ചൽ തോന്നീട്ടു, ഞാൻ യഹോവ എന്നും ഈ
തിന്മ അവൎക്കു ചെയ്യും എന്നും വെറുതേ അല്ല പറഞ്ഞത് എന്നും അറിക
യും ചെയ്യും.

൧൧ യഹോവാകൎത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: കൈയിണ കൊട്ടി കാൽ
ചവിട്ടി പറക: വാൾ ക്ഷാമം മഹാവ്യാധി ഇവയാൽ വീഴുവാന്തക്കവ
ണ്ണം ഇസ്രയേൽഗൃഹം ചെയ്തു എല്ലാ വല്ലാത്ത വെറുപ്പുകൾക്കും അഹഹ!
൧൨ ദൂരസ്ഥൻ മഹാവ്യാധിയാൽ ചാകും സമീപസ്ഥൻ വാൾകൊണ്ടു വീഴും
മിഞ്ചിയവനും കാക്കപ്പെട്ടവനും വിശന്നു മരിക്കും ഇങ്ങനേ എൻ ഊഷ്മാ
൧൩ വിനെ അവരിൽ തീൎക്കും. തങ്ങളുടേ സകലമുട്ടങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടഗന്ധ
ത്തെ കഴിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉയൎന്ന കുന്നു തോറും പൎവ്വതശിഖരം തോറും
പച്ചമരത്തിങ്കീഴ് തോറും തഴച്ച മാവിങ്കീഴ് തോറും കുതൎന്നവർ അവരുടേ
മുട്ടങ്ങളുടേ നടുവേ ബലിപീഠങ്ങളുടേ ചുററും കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ യ
൧൪ ഹോവ എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും. ഞാൻ അവരുടേ മേൽ കൈ നീട്ടി
അവരുടേ കുടിയിരിപ്പുകളിൽ എല്ലാം ദിബ്ലത്ത് മരുവിനെക്കാൾ ദേശ
ത്തെ ശൂന്യവും സന്നവും ആക്കും, ഞാൻ യഹോവ എന്ന് അവർ അറി
കയും ചെയ്യും.

൭. അദ്ധ്യായം.

ദേശനാശം (൫) അടുത്തു (൧൦) കടുതും (൧൫) സാമാന്യവും (൨൩) അന്ത്യവും ആകും.

൧. ൨ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായിതു: മനുഷ്യപുത്ര യഹോവാ
കൎത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഇസ്രയേൽനാട്ടിന്നു മുടിവു! ദേശത്തിൻ
൩ നാലു ദിക്കുകളിലും മുടിവു വരുന്നു. ഇപ്പോൾ നിന്മേൽ മുടിവു വരുന്നു,
എൻ കോപത്തെ ഞാൻ നിന്നിൽ അയച്ചു നിന്റെ വഴികൾക്കു തക്ക
ന്യായം വിധിച്ചു നിന്റെ സകലവെറുപ്പുകളെയും നിന്മേൽ വരുത്തും.
൪ എൻ കണ്ണു നിന്നെ ആദരിക്ക ഇല്ല ഞാൻ മനമലികയും ഇല്ല, നിന്റെ
വഴികളെ നിന്മേൽ വരുത്തുകേ ഉള്ളു, നിൻ വെറുപ്പുകൾ നിൻ നടു
വിൽ ആകും, ഞാൻ യഹോവ എന്നു നിങ്ങൾ അറികയും ചെയ്യും.
൫ യഹോവാകൎത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: തിന്മ വരുന്നു, തിന്മ ഇതാ
൬ ഒന്നു തന്നേ. മുടിവു വന്നു, മുടിവു വന്നു നിന്നെക്കൊള്ളേ ഉണൎന്നു,
൭ ഇതാ വരുന്നു. ദേശവാസിയേ നിണക്കു വിധിയോഗം വരുന്നു, കാ
ലം വരുന്നു, നാൾ അടുത്തു, മലകളിൽ ആൎപ്പല്ല ആരവാരമത്രേ.
൮ ഇപ്പോൾ വൈകാതേ എൻ ഊഷ്മാവിനെ നിന്മേൽ ചൊരിഞ്ഞു എൻ
കോപത്തെ നിന്നിൽ തീൎത്തു വഴികൾക്കു തക്ക ന്യായം വിധിച്ചു നിന്റെ
൯ സകലവെറുപ്പുകളെയും നിന്മേൽ ഇടും. (൪) എൻ കണ്ണ് ആദരിക്ക
ഇല്ല ഞാൻ മനമലികയും ഇല്ല, വഴികൾക്കു തക്കതു നിന്മേൽ ഇടും,
നിൻ വെറുപ്പുകൾ നിൻ നടുവിൽ ആകും, യഹോവയായ ഞാൻ അടി
ക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിവാനേ.
൧൦ നാൾ ഇതാ, വിധിയോഗം ഇതാ ഉദിക്കുന്നു, വടി തെഴക്കുന്നു, (ക
൧൧ ല്പുള്ളു) ഗൎവ്വം പൂക്കുന്നു. സാഹസം ദുഷ്ടതെക്കു വടിയായി വളരുന്നു.
അവരിലും അവരുടേ കോലാഹലത്തിലും വസ്തു സഞ്ചയത്തിലും ഒന്നും
൧൨ നാസ്തി, അവരിൽ ശ്രേയസ്സ് ഏതും ഇല്ല. നേരം വരുന്നു, നാൾ എ
ത്തുന്നു; ക്രോധം അവരുടേ സകലകോലാഹലത്തിന്നും തട്ടുകയാൽ കൊ
൧൩ ണ്ടവൻ സന്തോഷിയാച്ചു വിററവൻ ദുഃഖിയാച്ചു! വിററവൻ ജീവി
കളോട് ഇനി ജീവിച്ചാലും വിററതിലേക്കു മടങ്ങുക ഇല്ലല്ലോ; അവരു
ടേ സകലകോലാഹലത്തിന്നും എതിരേ ദൎശിച്ചതു മടങ്ങുക ഇല്ല സ്വദുഷ്ടം
൧൪ തൻ കററത്താൽ ആരും സ്വജീവനെ ഉറപ്പിക്കയും ഇല്ല. കൊമ്പ് ഊ

തി വിളിച്ച സൎവ്വം കോപ്പിടുന്നു, എൻ ക്രോധം അവളുടേ സകലകോ
ലാഹലത്തിന്നും തട്ടുകയാൽ ആരും പടെക്കു പോകാ താനും.
൧൫ പുറത്തു വാൾ, അകത്തു മഹാവ്യാധിയും ക്ഷാമവും! വയലിൽ ഉള്ള
വൻ വാളാൽ ചാകും, പട്ടണത്തിൽ ഉള്ളവനെ ക്ഷാമവും മഹാവ്യാധി
൧൬ യും തിന്നും. അവരിൽ ചാടുന്നവർ ഒഴിച്ചുപോന്നാൽ മലകളിൽ (ഉഴ
ന്നു) താഴ്വരകളിലേ പ്രാവുകൾപോലേ അവനവൻ തൻ കുറ്റം ചൊ
൧൭ ല്ലി കുറുകും. എല്ലാ കൈകളും തളരും, എല്ലാ മുഴങ്കാലും വെള്ളമായി
൧൮ ഉരുകും. രട്ടിനെ ഉടുക്കും, ത്രാസം അവരെ മൂടും, സകലമുഖങ്ങളിൽ
൧൯ ലജ്ജയും സകലതലകളിൽ കഷണ്ടിയും (കാണും). തങ്ങളുടേ വെള്ളി
യെ തെരുക്കളിൽ എറിഞ്ഞുകളയും, പൊന്നും അവൎക്കു തീട്ടം എന്നു തോ
ന്നും; യഹോവയുടേ ചീറ്റനാളിൽ അവരുടേ വെള്ളിയും പൊന്നും അ
വരെ ഉദ്ധരിപ്പാൻ പോരാ, ദേഹികൾക്ക് അതിനാൽ തൃപ്തിയും കുടലു
കൾക്കു നിറവും വരുത്തുക ഇല്ല; അത് അവൎക്കു അകൃത്യത്തിന്ന് ഇടൎച്ച
൨൦ ആയല്ലോ. അതിനാലുള്ള ആഭരണശോഭയെ അവർ ഗൎവ്വത്തിന്നായി
പ്രയോഗിച്ചതല്ലാതേ തങ്ങളുടേ ചീബിംബങ്ങളായ വെറുപ്പുകളെ അ
തിനാൽ ഉണ്ടാക്കി, അതുകൊണ്ടു ഞാൻ അതിനെ അവൎക്കു തീട്ടം ആക്കു
൨൧ ന്നു. ആയതിനെ അന്യരുടേ കയ്യിൽ കൊള്ളയും ലോകദുഷ്ടന്മാൎക്കു ക
൨൨ വൎച്ചയും ആക്കിക്കൊടുക്കും, ഇവർ അതു ബാഹ്യമാക്കും. അവരിൽ
നിന്നു എന്മുഖത്തെ തിരിക്കും, എന്റേ നിധിയെ അവർ ബാഹ്യമാക്കു
വാൻ തന്നേ; ഉഗ്രന്മാരും അതിൽ കടന്നു അതിനെ ബാഹ്യമാക്കും.
൨൩ ദേശം രക്തപാതകത്താലും പട്ടണം സാഹസത്താലും നിറഞ്ഞിരിക്ക
൨൪ യാൽ ചങ്ങലയെ ഉണ്ടാക്കുക. ആയവരുടേ വീടുകളെ അടക്കുവാൻ
ഞാൻ വിടക്കു ജാതികളെ വരുത്തും അവരുടേ വിശുദ്ധസ്ഥലങ്ങൾ ബാ
൨൫ ഹ്യമാവാൻ ശക്തന്മാരുടേ പ്രതാപത്തെ ഞാൻ ശമിപ്പിക്കും. അറുതി
൨൬ വന്നു! അവർ സമാധാനം അന്വേഷിക്കും, അത് ഇല്ലതാനും. ആപ
ത്തോട് ആപത്തു കൂടുന്നു, കേട്ടു കേളിയോടു കേളി എത്തുന്നു; അന്നു
പ്രവാചകനോടു ദൎശനം അന്വേഷിക്കും, എങ്കിലും പുരോഹിതനോടു
൨൭ ധൎമ്മോപദേശവും മൂപ്പന്മാരോടു മന്ത്രണവും കെടും. അരചൻ വിലപി
ക്കും, പ്രഭു പരിഭ്രമം ഉടുക്കും, നാട്ടാരുടേ കൈകൾ മെരിണ്ടു പോം,
അവരുടേ വഴിക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഞാൻ അവരോടു ചെയ്തു അവരുടേ
ന്യായങ്ങളിൻ പ്രകാരം ന്യായം വിധിക്കും, ഞാൻ യഹോവ എന്ന് അ
വർ അറികയും ചെയ്യും.

൮. അദ്ധ്യായം. (—൧൮.)

യരുശലേമിലേ നാനാബിംബാരാധനയും (അ. ൯) അതിൻ നിമിത്തം നിവാസികളെ അശേഷം വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നതും (൧൦) പട്ടണത്തോടു മന്ദിരവും ദൈവത്യക്തമായി നശിക്കുന്നതും (൧൧, ൧) ന്യായവിധിയിൽ പിന്നേ രക്ഷ വരുന്നതും (൧൧, ൨൨) ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം നഗരത്തെ വിട്ടു നീങ്ങുന്നതും കണ്ടൊരു ദൎശനം.

൧ ആറാം ആണ്ടിൽ ആറാം (തിങ്ങളുടേ) അഞ്ചാം തിയ്യതിയിൽ ഉണ്ടാ
യിതു: ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരിക്കേ യഹൂദമൂപ്പന്മാർ എന്റേ മുമ്പാകേ ഇരി
ക്കുമ്പോൾ യഹോവാകൎത്താവിൻ കൈ എന്മേൽ വീണിട്ടു ഞാൻ കണ്ടിതു:
൨ ഇതാ അഗ്നിരൂപം പോലേ കാണായി; അവന്റേ അരയുടേ രൂപം
തൊട്ടു കീഴോട്ടു അഗ്നിയുടേ കാഴ്ച പോലേയും അരയോടു മേലോട്ടു പഴു
൩ ത്ത ലോഹത്തിൽ നോക്കുപോലേ ഒരു പ്രഭയും കാണായി. അവൻ
കൈയുടേ ഭാഷയായതു നീട്ടി എന്നെ തലയിലേ കുറുൾ പററിപ്പിടിച്ചു
കാററും എന്നെ എടുത്തു വാനഭൂമികളുടേ മദ്ധ്യേ (വഹിച്ചു) ദൈവദൎശന
ങ്ങളിൽ യരുശലേമിൽ കൊണ്ടുവന്നു വടക്കുമുഖമായ അകമുററത്തിൻ വാ
തിൽപ്പടിക്ക് (ആക്കി), എരിവു ജനിപ്പിക്കുന്ന ജാരവിഗ്രഹം ഉള്ളേടത്തു
൪ തന്നേ. ഞാൻ താഴ്വരയിൽ (൩, ൨൨) കണ്ട കാഴ്ച പോലേ ഇസ്രയേൽ
ദൈവത്തിന്റേ തേജസ്സ് ഇതാ അവിടേ (കാണായി).
൫ അവൻ എന്നോടു: മനുഷ്യപുത്ര വടക്കോട്ടു കണ്ണുകളെ ഉയൎത്തുക എന്നു
പറഞ്ഞാറേ ഞാൻ വടക്കോട്ടു കണ്ണുകളെ ഉയൎത്തി അതാ ബലിപീഠവാതി
൬ ലിന്നു വടക്കു പ്രവേശത്തിങ്കൽ ആ ജാരവിഗ്രഹം ഉണ്ടു. അവൻ എ
ന്നോടു പറഞ്ഞു: അവർ ചെയ്യുന്നതു കണ്ടുവോ? എൻ വിശുദ്ധസ്ഥല
ത്തോടു ഞാൻ അകലുവാന്തക്ക വലിയ അറെപ്പുകൾ ഇസ്രയേൽഗൃഹം ഇ
വിടേ ചെയ്യുന്നതു. ഇനി ഏറവലിയ അറെപ്പുകളെ നീ കാണും.—
൭ പിന്നേ അവൻ (പുറ)മുററത്തിൻ വാതില്ക്കലേക്ക് എന്നെ വരുത്തിയ
൮ പ്പോൾ ചുവരിൽ അതാ ഒരു തുള കണ്ടു. അവൻ എന്നോടു: മനുഷ്യ
പുത്ര ചുവർ തുരന്നു കയറുക! എന്നു പറഞ്ഞാറേ ഞാൻ ചുവർ തുരന്നു
൯ അതാ ഒരു വാതിൽ കണ്ടു. ഇവിടേ കടന്നു അവർ ചെയ്യുന്ന വല്ലാത്ത
അറെപ്പുകളെ കാൺക! എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞാറേ ഞാൻ കടന്നു കണ്ടിതു:
൧൦ ഇഴജാതിപശ്വാദി വെറുപ്പുകളുടേ സകലവടിവും ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിൻ
മുട്ടങ്ങളും എല്ലാം അതാ ചുവർമേൽ ചുററും ചിത്രം വരെച്ചു നില്ക്കുന്നു.

൧൧ ശഫാൻപുത്രനായ യാജന്യാം നടുവിൽ നില്ക്കേ, ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിൻ
മൂപ്പന്മാർ എഴുപതുപേർ അവനവൻ കയ്യിൽ താന്താൻേറ കലശം പി
ടിച്ചും അവയുടേ മുമ്പാകേ നിന്നുംകൊണ്ടു ധൂപമേഘത്തിൻ സൌര
൧൨ ഭ്യം പൊങ്ങി കണ്ടു. അവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു: മനുഷ്യപുത്ര ഇസ്ര
യേൽഗൃഹത്തിൻ മൂപ്പന്മാർ അവനവൻ തൻ ചിത്രപ്പണി മുറിയകത്തു
ഇരിട്ടത്തു ചെയ്യുന്നതു കണ്ടുവോ? യഹോവ നമ്മെ കാണാതു യഹോവ
ദേശത്തെ സാക്ഷാൽ വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്ന് അവർ പറയുന്നുവല്ലോ.—
൧൩ പിന്നേ അവർ ചെയ്യുന്ന ഏറവലിയ അറെപ്പുകളെ നീ കാണും എന്നു
൧൪ ചൊല്ലി, അവൻ യഹോവാലയത്തിൻേറ വടക്കേ വാതില്പടിക്ക് എന്നെ
വരുത്തി. അവിടേ അതാ സ്ത്രീകൾ കുത്തിയിരുന്നു തമ്മൂജിനെ ചൊല്ലി
൧൫ കരയുന്നു. മനുഷ്യപുത്ര കണ്ടുവോ? ഇനി ഇതിൽ ഏറ വലിയ അറെ
൧൬ പ്പുകളെ നീ കാണും, എന്ന് അവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു, യഹോവാലയ
ത്തിൻ അകമുററത്തിൽ വരുത്തി. അതാ യഹോവാമന്ദിരപ്രവേശത്തി
ങ്കൽ മണ്ഡപത്തിന്നും ബലിപീഠത്തിന്നും നടുവേ ഇരുപത്തഞ്ചു പുരുഷ
ന്മാർ യഹോവാമന്ദിരത്തിന്നു പുറം കാട്ടി മുഖം കിഴക്കു നോക്കി ഇരിക്കു
൧൭ ന്നു; അവർ കിഴക്ക് ആദിത്യനെ തൊഴുന്നു. അവൻ എന്നോടു പറ
ഞ്ഞു: മനുഷ്യപുത്ര കണ്ടുവോ? യഹൂദാഗൃഹം ഇവിടേ ചെയ്യുന്ന വെറുപ്പു
കൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതു പോരാഞ്ഞിട്ടോ ദേശത്തിൽ സാഹസം നിറെച്ചു
പുനഃപുനഃ എന്നെ മുഷിപ്പിക്കുന്നതു? അവർ ഇതാ വള്ളിക്കൊടിയെ
൧൮ തങ്ങളുടേ മൂക്കു തൊടുവിക്കുന്നു. ഞാനും ഊഷ്മാവിൽ പ്രവൃത്തിക്കും എൻ
കണ്ണ് ആദരിക്ക ഇല്ല മനമലികയും ഇല്ല, എൻ ചെവികളിൽ ഒലിപൊ
ങ്ങ അവർ നിലവിളിച്ചാലും ഞാൻ അവരെ കേൾക്കയും ഇല്ല.
൯, ൧ എൻേറ ചെവികളിൽ ഒലിയെഴ അവൻ വിളിച്ചിതു: ഹോ നഗര
വിചാരക്കാരേ അവനവൻ സംഹാരായുധം കയ്യിൽ എടുത്തുംകൊണ്ട്
൨ അടുപ്പിൻ! എന്നാറേ വടക്കോട്ടുള്ള മേൽവാതുക്കൽനിന്ന് അതാ ആറു
പുരുഷന്മാർ കയ്യിൽ കലക്കോപ്പും പിടിച്ചു വരുന്നു, മദ്ധ്യേ വെള്ള ഉടു
ത്തു അരയിൽ എഴുത്തൻേറ മഷിക്കുപ്പി ഉള്ള ഓരാൾ ഉണ്ടു. ആയവർ
൩ വന്നു ചെമ്പുബലിപീഠത്തിന്നരികേ നില്ക്കുന്നു. ഇസ്രയേൽ ദൈവത്തി
ൻേറ തേജസ്സോ കരൂബിന്മേൽ ഇരുന്നവിടം വിട്ടുയൎന്നു ആലയപ്പടി
ക്കൽ ചെന്നു, അരയിൽ മഷിക്കുപ്പിയുമായി വെള്ള ഉടുത്ത ആളിനെ
൪ വിളിച്ചു, യഹോവ അവനോടു പറഞ്ഞിതു: ഈ നഗരനടുവിൽ യരു
ശലേമൂടേ നീ കടന്നു ഇതിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ അറെപ്പുകളെയും വിചാ

രിച്ചു ഞരങ്ങി അലറുന്ന ആളുകളുടേ നെററികളിന്മേൽ ക്രൂശക്ഷരം
൫ കുറിക്ക. മറേറവരോടു ഞാൻ കേൾക്കേ പറഞ്ഞു: ഇവന്റേ പിന്നാലേ
പട്ടണത്തൂടേ കടന്നു വെട്ടുവിൻ! നിങ്ങളുടേ കണ്ണ് ആദരിയായ്ക മനമ
൬ ലിയായ്ക! വൃദ്ധർ ബാലർ കന്യമാർ സ്ത്രീകുട്ടികൾ ഏവരെയും കൊന്നു
കളവിൻ! അക്ഷരം ഉള്ള ആരെയും മാത്രം തൊടായ്വിൻ! എൻ വിശുദ്ധ
സ്ഥലത്തിൽ തന്നേ തുടങ്ങുവിൻ. എന്നു ഉടനേ ആലയത്തിൻ മുന്നേ
൭ നില്ക്കുന്ന വൃദ്ധന്മാരിൽ അവർ തുടങ്ങി. അല്ലയോ ആലയത്തെ അശു
ദ്ധമാക്കി മുററങ്ങളിൽ കുതന്നവരെ നിറെപ്പിൻ! പുറപ്പെടുവിൻ! എന്ന്
അവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പുറപ്പെട്ടു പട്ടണത്തിൽ അറുത്തു പോരു
കയും ചെയ്തു.
൮ അവർ കൊല്ലുകയിൽ ഞാൻ ശേഷിച്ചപ്പോൾ മുഖം കവിണ്ണു വീണു:
അയ്യോ കൎത്താ യഹോവേ യരുശലേമിന്മേൽ നിന്റേ ഊഷ്മാവിനെ
ചൊരിയുന്നതിനാൽ ഇസ്രയേലിൻ ശേഷിപ്പ് എല്ലാം ഒടുക്കുമോ? എന്നു
൯ നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞാറേ, അവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു: ഇസ്രയേൽ യ
ഹൂദാഗൃഹത്തിന്റേ കുററം അത്യന്തം വലിയതു. യഹോവ ദേശത്തെ
വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നും യഹോവ ഒട്ടും കാണാതു് എന്നും അവർ ചൊല്ലുക
യാൽ നാട്ടിൽ രക്തങ്ങൾ നിറഞ്ഞും പട്ടണത്തിൽ വക്രത വഴിഞ്ഞും ഇ
൧൦ രിക്കുന്നു. എന്നിട്ടു ഞാനും കണ്ണ് ആദരിയാതേയും മനമലിയാതേയും
൧൧ അവരുടേ വഴിയെ അവർ തലമേൽ വരുത്തുന്നുണ്ടു. എന്നാറേ അര
യിൽ മഷിക്കുപ്പിയുമായി വെള്ള ഉടുത്ത ആൾ ഇതാ (വന്നു:) കല്പിച്ച
പ്രകാരം ഞാൻ ചെയ്തു എന്നു ബോധിപ്പിച്ചു.
൧൦, ൧ അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിതു: കെരൂബുകളുടേ തലെക്കു മീതേ ഉള്ള തട്ടി
ന്മേൽ നീലക്കല്ലു പോലേ ആസനരൂപത്തിന്ന് ഒത്തതു് ഉണ്ടു; അവയു
൨ ടേ മേൽ അവൻ കാണായി, വെള്ള ഉടുത്ത ആളോടു പറഞ്ഞു: കെരൂ
ബിൻ കീഴേ ഉള്ള ചക്രച്ചുഴലിൻ നടുവേ നീ പുക്കു കെരൂബുകൾ ഇടയിൽ
നിന്നു തീക്കനലുകൾകൊണ്ടു മുഷ്ടികളെ നിറെച്ചു പട്ടണത്തിന്മേൽ വി
൩ തറുക. എന്നാറേ ഞാൻ കാണ്കേ അവൻ പുക്കു. ആയവൻ പൂകുമ്പോൾ
കെരൂബുകൾ ആലയത്തിൻ വലത്തു നില്ക്കുന്നു മേഘം അകമുററത്തെ നി
൪ റെക്കുന്നു. യഹോവാതേജസ്സോ കെരൂബിന്മേൽനിന്ന് ഉയൎന്നു ആലയപ്പ
ടിക്കൽ ചെന്നിരുന്നു, ആലയം മേഘത്താൽ നിറഞ്ഞു, മുററം യഹോവാ
൫ തേജസ്സിൻ പ്രകാശത്താൽ സമ്പൂൎണ്ണം. കെരൂബുകളുടേ ചിറകൊലി പുറ
മുററം വരെക്കും സൎവ്വശക്തൻ ഉരിയാടുന്ന ശബ്ദം പോലേ കേളായി.

൬ ശേഷം വെള്ള ഉടുത്ത ആളോടു: നീ കരൂബ്യകൾ ഇടയിൽ ചക്രച്ചുഴലി
ൻനടുവിൽനിന്നു തീ എടുക്ക എന്നു കല്പിച്ചപ്പോൾ അവൻ വന്നു ചക്ര
൭ ത്തിന്നരികേ നിന്നു; ഉടനേ കരൂബ്യകൾ ഇടയിൽനിന്നു ഒരു കരൂബ്
കരൂബ്യകൾ നടുവേ ഉള്ള തീയിലേക്കു കൈ നീട്ടി എടുത്തു വെള്ള ഉടു
ത്തവൻേറ മുഷ്ടികളിൽ കൊടുത്തു. ആയവൻ വാങ്ങി പുറപ്പെട്ടുപോയി.
൮ ഇങ്ങനേ കരൂബ്യകളിൽ ചിറകുകളിൻ കീഴേ മാനുഷക്കൈയുടേ ഭാഷ
കാണായി.
൯ പിന്നേ ഞാൻ കണ്ടിതു: കരൂബ്യകൾക്ക് അടുക്കേ അതാ നാലു ചക്ര
ങ്ങൾ, ഓരോ കരൂബോട് ഓരോ ചക്രം ചക്രങ്ങളുടേ കാഴ്ച പുഷ്പരാഗ
൧൦ ത്തിൻേറ നോക്കുപോലേ. നാലിന്നും ഒരു രൂപം തന്നേ കാണായി
൧൧ ചക്രത്തിൻ നടുവിൽ ചക്രം ഉള്ളതു പോലേ തന്നേ. പോകുമ്പോൾ
അവ നാലുഭാഗത്തിലേക്കും പോകും, ചെല്ലുകയിൽ തിരിയുമാറില്ല, തല
നോക്കുന്നവിടത്തേക്കു പിന്നാലേ നടക്കും, ചെല്ലുകയിൽ തിരിക ഇല്ല.
൧൨ അവയുടേ ശരീരം ഒക്കയും മുതുകും കൈകൾ ചിറകുകളും ചക്രങ്ങളും
മുച്ചൂടും കണ്ണുകൾകൊണ്ടു നിറഞ്ഞവ, നാലിനോടും അതതിൻേറ ചക്ര
൧൩ ങ്ങൾ തന്നേ. ആ ചക്രങ്ങളോടു ഞാൻ കേൾക്കേ "അല്ലയോ ചുഴല്ക"
൧൪ എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടു. ഓരോന്നിന്നു നാലു മുഖങ്ങൾ ഉണ്ടു, ഒന്നാമതിൻ
മുഖം ആ കരൂബിൻേറ മുഖം, രണ്ടാമതിൻമുഖം മാനുഷമുഖം, മൂന്നാമതു
൧൫ സിംഹമുഖം, നാലാമതു കഴുകിൻമുഖം. പിന്നേ കരൂബ്യകൾ ഉയൎന്നു,
൧൬ കബാർനദിയിങ്കൽ ഞാൻ കണ്ട ജീവി ഇതത്രേ. കരൂബ്യകൾ നടക്കു
മ്പോൾ ചക്രങ്ങൾ അരികേ നടക്കും, കരൂബ്യകൾ ഭൂമിയെ വിട്ട് ഉയരു
വാൻ ചിറകുകളെ കടഞ്ഞാൽ ചക്രങ്ങളും അവരെ വിട്ടു തിരിക ഇല്ല.
൧൭ അവർ നിന്നാൽ ഇവ നില്ക്കും, ഉയൎന്നാൽ ഇവ കൂടേ ഉയരും, ജീവിയു
൧൮ ടേ ആത്മാവ് അകത്ത് ഇരിക്കയാലത്രേ.— പിന്നേ യഹോവാതേജ
സ്സു ആലയപ്പടിമേൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു കരൂബ്യകളുടേ മീതേ എഴുന്നെള്ളി;
൧൯ കരൂബ്യകൾ ചിറകുകളെ കടഞ്ഞു പുറപ്പാടു ഞാൻ കാങ്കേ ഭൂമിയെ വിട്ടുയ
ൎന്നു, ചക്രങ്ങളും ഒരുമിച്ചു (പോയി) യഹോവാലയത്തിൻ കിഴക്കേ വാ
തിൽപ്രവേശത്തിങ്കൽനിന്നുകൊണ്ടു, അവയുടേ മേൽ ഇസ്രയേൽദൈവ
൨൦ ത്തിൻ തേജസ്സു മീത്തൽ ആകുന്നു. കബാർനദിയിങ്കൽ ഞാൻ ഇസ്ര
യേൽദൈവത്തിൻേറ കീഴേ കണ്ട ജീവി ഇതത്രേ, അവ കരൂബ്യകൾ
൨൧ എന്നു ഞാൻ അറികയും ചെയ്തു. ഓരോന്നിന്നു നന്നാലു മുഖവും നന്നാ
ലു ചിറകും ചിറകുകളിൻ കീഴേ മാനുഷക്കൈകളുടേ ഭാഷയും ഉണ്ടു.

൨൨ മുഖങ്ങളുടേ രൂപമോ കബാർനദിമേൽ ഞാൻ കണ്ട മുഖങ്ങൾ തന്നേ,
കാഴ്ചയും വസ്തുവും തന്നേ. ഓരോന്നു നേരേ മുന്നോട്ടു നടക്കും.
൧൧, ൧ കാററ് എന്നെ എടുത്തു പൂൎവ്വദിക്കു നോക്കുന്ന യഹോവാലയത്തിൻ കിഴ
ക്കേ വാതില്ക്കലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. അതാ വാതിൽപ്രവേശത്തിൽ ഇ
രുപത്തഞ്ചുപേർ ഉള്ളതിൽ അജ്ജുർപുത്രൻ യജന്യാവും ബനായാപുത്രൻ
പലത്യാവും ഇങ്ങനേ ജനപ്രഭുക്കൾ (ഇരുവരെയും) ഞാൻ കണ്ടു.
൨ അവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു: മനുഷ്യപുത്ര ഈ പട്ടണത്തിൽ അതിക്രമം
൩ വിചാരിച്ചു ദുൎമ്മന്ത്രണം ഗുണദോഷിച്ചുംകൊണ്ടു, "(പ്രവാസത്തിൽ)
വീടുകളെ പണിവാൻ (യിറ. ൨൯, ൫) അണഞ്ഞതല്ല; ഈ (പട്ടണം)
കുട്ടകവും നാം മാംസവും ആകുന്നു" എന്നു പറയുന്നവർ ഈ ആളുകൾ
൪ തന്നേ. അതുകൊണ്ട് അവൎക്കു നേരേ പ്രവചിക്ക! മനുഷ്യപുത്ര പ്രവ
൫ ചിക്ക! എന്നാറേ യഹോവാത്മാവ് എന്മേൽ വീണ് എന്നോടു പറഞ്ഞു:
യഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഇസ്രയേൽഗൃഹമേ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനേ
൬ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടേ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്നവ ഞാൻ അറിയുന്നു. ഈ പ
ട്ടണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ പെരുപ്പിച്ചു കുതന്നവരെക്കൊണ്ടു
൭ തെരുക്കളെ നിറെച്ചു. അതുകൊണ്ടു യഹോവാകൎത്താവ് ഇപ്രകാരം
പറയുന്നു: ഇതിൻ നടുവിൽ നിങ്ങൾ കൊന്നേച്ചവർ തന്നേ മാംസവും
ഇതു കുട്ടകവും ആകുന്നു, നിങ്ങളെയോ ഇതിൽനിന്നു പുറപ്പെടീക്കും.
൮ വാളിനെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു, വാളിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾമേൽ വരു
൯ ത്തും എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു. ഇതിന്നടുവിൽനിന്നു
ഞാൻ നിങ്ങളെ പുറപ്പെടീച്ചു അന്യരുടേ കയ്യിൽ കൊടുത്തു നിങ്ങളിൽ
൧൦ ന്യായവിധികൾ നടത്തും. നിങ്ങൾ വാൾകൊണ്ടു വീഴും ഇസ്രയേലിൻ
അതിരിങ്കൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ന്യായം വിധിക്കും, ഞാൻ യഹോവ എ
൧൧ ന്നു നിങ്ങൾ അറികയും ചെയ്യും. ഇതിൻ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ മാംസം ആ
കംവണ്ണം ഇതു നിങ്ങൾക്കു കുട്ടകം ആക ഇല്ല, ഇസ്രയേലിൻ അതിരിങ്ക
൧൨ ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ന്യായം വിധിക്കുന്നുള്ളു. എൻ വെപ്പുകളിൽ നട
ക്കാതേ എൻ ന്യായങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കാതേ ചുററുമുള്ള ജാതികളുടേ ന്യാ
യങ്ങളിൻപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഞാൻ യഹോവ എന്ന് അറിക
യും ചെയ്യും.
൧൩ ഞാൻ പ്രവചിക്കയിൽ ബനായാപുത്രൻ പലത്യാ മരിക്കയായി. ഞാൻ
മുഖം കവിണ്ണുവീണു ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു: അയ്യോ യഹോവാക
ൎത്താവേ ഇസ്രയേലിൻ ശേഷിപ്പിനെ നീ മുടിച്ചുകളയുന്നു! എന്നു പ

൧൪ റഞ്ഞു. അപ്പോൾ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു:
൧൫ മനുഷ്യപുത്ര (ഈ പ്രവസിച്ച) നിന്റെ സഹോദരന്മാർ ഈ സഹോദര
ന്മാർ നിന്റെ അനന്തരക്കാരും ഒട്ടൊഴിയാതെ ഇസ്രയേൽഗൃഹം സമസ്തവും
അത്രേ. യഹോവയോട് അകലേ നില്പിൻ, ഈ ദേശം ഞങ്ങൾക്കത്രേ അ
ടക്കമായി നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു യരുശലേംനിവാസികൾ അവരോ
൧൬ ടു പറഞ്ഞുവല്ലോ. അതുകൊണ്ടു പറക: യഹോവാകൎത്താവ് ഇപ്രകാരം
പറയുന്നു: ആയവരെ ഞാൻ ജാതികളിൽ അകററി രാജ്യങ്ങളിൽ ചി
ന്നിച്ചു സൂക്ഷ്മം എങ്കിലും അവർ ചെന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ അവൎക്കു കുറ
൧൭ യ കാലത്തേക്കു വിശുദ്ധസ്ഥലം ആയ്വന്നു. അതുകൊണ്ടു പറക: യഹോ
വാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഞാൻ വംശങ്ങളിൽനിന്നു നിങ്ങളെ
ചേൎത്തു നിങ്ങൾ ചിന്നിപ്പോയ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ഇസ്ര
൧൮ യേൽഭൂമിയെ നിങ്ങൾക്കു തരും. ആയതിൽ അവർ പുക്കു എല്ലാ വെറു
പ്പുകളെയും അറെപ്പുകളെയും ഒക്കയും അതിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയും.
൧൯ അവൎക്ക് ഏകഹൃദയം നല്കും, നിങ്ങടേ ഉള്ളത്തിൽ പുതിയ ആത്മാവി
നെയും ആക്കും; അവരുടേ മാംസത്തിൽനിന്നു കൽഹൃദയത്തെ നീക്കി
൨൦ മാംസഹൃദയം അവൎക്കു കൊടുപ്പതു, അവർ എൻ വെപ്പുകളിൽ നടന്നു
എൻ ന്യായങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചും ചെയ്യും പോരേണ്ടതിന്നത്രേ. അവർ എ
൨൧ നിക്കു ജനവും ഞാൻ അവൎക്കു ദൈവവും ആയ്ചമയും. ആരുടേ ഹൃദ
യമോ അവരുടേ അറെപ്പുവെപ്പുകളുടേ ഹൃദയത്തിലേക്കു ചെന്നാലും, അ
വരുടേ വഴിയെ ഞാൻ അവർതലമേൽ വരുത്തുന്നുണ്ടു എന്നു യഹോവാ
കൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.
൨൨ അപ്പോൾ കെരൂബുകൾ ചിറകുകളെ കുടഞ്ഞു അരികേ ഉള്ള ചക്രങ്ങളും
(ഇളകി) അവെക്കു മേൽ ഇസ്രയേൽദൈവത്തിൻ തേജസ്സു മീത്തൽ ഉണ്ടു.
൨൩ യഹോവാതേജസ്സു നഗരമദ്ധ്യത്തിൻമേൽനിന്നു കയറി പട്ടണത്തിന്നു
൨൪ കിഴക്കുള്ള മലമേൽ നില്ക്കയും ചെയ്തു. എന്നെയോ കാററ് എടുത്തു ദൎശ
നത്തിൽ ദൈവാത്മാവിൽ തന്നേ കല്ദയെക്കു പ്രവാസത്തിന്നവിടേ
൨൫ കൊണ്ടുചെന്നു, ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച പൊക്കമാകയും ചെയ്തു. എനിക്കു
കാണിച്ച യഹോവാവചനങ്ങൾ ഒക്കെയും ഞാൻ പ്രവാസത്തോട്
ഉരെച്ചു.

൧൨. അദ്ധ്യായം.

അരചനും ജനവും നഗരം വിട്ടു യാത്രയാകുന്നതും (൧൭) അവരുടേ സങ്കടവും (൨൧) ശിക്ഷയുടേ സമീപതയും കാട്ടിയതു.

൧. ൨ യഹോവാവചനം എനിക്കു ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര നീ
മത്സരഗൃഹത്തിൻ ഇടയിൽ പാൎക്കുന്നു, കാണ്മാൻ കണ്ണുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും
കാണാതേയും കേൾപ്പാൻ ചെവികൾ ഉണ്ടായിട്ടും കേൾക്കാതേയും ഇരി
൩ പ്പൂതു മത്സരഗൃഹം ആകകൊണ്ടത്രേ. നീയോ മനുഷ്യപുത്ര നിൎവ്വാസ
ക്കോപ്പുകളെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടു പകൽസമയത്ത് അവർ കാണ്കേ യാത്ര
ആക; നിന്റേ ഇടം വിട്ടു മറ്റോരിടത്തേക്കു അവരുടേ കണ്ണുകൾ
കാണ്കേ കടന്നു പോ. പക്ഷേ അവർ കാണും, മത്സരഗൃഹമല്ലോ.
൪ പകലേ അവർ കാണ്കേ നിൎവ്വാസക്കോപ്പു പോലേ നിന്റേ തട്ടുമുട്ടു പുറ
ത്താക്കുക, വൈകീട്ടു അവർ കാണ്കേ നിൎവ്വസിച്ചു പോകുന്നവരെ പോ
൫ ലേ പുറപ്പെടുക. അവർ കാണ്കേ ചുവർ തുരന്നു കൊണ്ടു (കോപ്പിനെ)
൬ അതിൽകൂടി പുറത്താക്കുക. അവർ കാണ്കേ ചുമലിൽ എടുത്തുംകൊ
ണ്ടു കൂരിരുട്ടിൽ യാത്രയാക. ദേശത്തെ കാണാതേ മുഖത്തെ മൂടിക്കൊൾക.
കാരണം: ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിന്നു ഞാൻ നിന്നെ അത്ഭുതക്കുറി ആക്കി
൭ വെച്ചതു. എന്നു കല്പിച്ചപ്രകാരം ഞാൻ ചെയ്തു, നിൎവ്വാസക്കോപ്പു പോലേ
പകലത്തു എന്റേ ഉരുപ്പടി പുറത്താക്കി വൈകീട്ടു കൈകൊണ്ടു ചുവർ
തുരന്നു, കൂരിരുട്ടത്ത് അവർ കാണ്കേ ചുമലിൽ എടുത്തു പുറത്തേക്കുകൊ
ണ്ടുപോയി.

൮ പുലൎച്ചെക്കു യഹോവാവചനം എനിക്കു ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു:
൯ മനുഷ്യപുത്ര മത്സരഗൃഹമാകുന്ന ഇസ്രയേൽഗൃഹക്കാർ നിന്നോടു നീ
൧൦ എന്തു ചെയ്യുന്നു? എന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ലയോ? അവരോടു പറക: യഹോ
വാകൎത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: യരുശലേമിലേ മന്നവനും അതിലു
൧൧ ള്ള ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിന്നും ഒക്കവേ ഈ ആജ്ഞ (ചേരുന്നതു). ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു അത്ഭുതക്കുറി, ഞാൻ ചെയ്തു പോലേ അവൎക്കു ചെയ്യപ്പെടും,
൧൨ നിൎവ്വസിച്ചു പ്രവാസത്തിലാമാറു പോകും, എന്നു പറക! അവർ ഇട
യിൽ ഉള്ള മന്നവൻ ചുമലിൽ എടുത്തും കൊണ്ടു കൂരിരുട്ടിൽ പുറപ്പെടും,
അവർ ചുവർ തുരന്നു തുളയൂടേ കടത്തും. ദേശത്തെ കണ്ണാലേ കാണാ
൧൩ തവണ്ണം മുഖത്തെ മൂടും. എൻ വലയെ അവന്റേ മേൽ വീശും, എൻ
കണിയിൽ അവൻ കുടുങ്ങും, കല്ദയദേശത്തു ബാബേലിൽ ഞാൻ അവ

൧൪ നെ പൃകിക്കും, ആയത് അവൻ കാണാതേ അവിടേ മരിക്കും. അവ
ന്റേ തുണയും പടച്ചാർത്തും എല്ലാം ചുററുമുള്ളവരെ ഒക്കയും ഞാൻ എല്ലാ
൧൫ കാററിലേക്കും ചിന്നിക്കും അവരുടേ പിന്നാലേ വാൾ ഊരും. അവ
രെ ജാതികളിൽ ചിതറിച്ചു രാജ്യങ്ങളിൽ ചിന്നിക്കയിൽ ഞാൻ യഹോ
൧൬ വ എന്ന് അവർ അറികയും ചെയ്യും. എങ്കിലും വാൾ ക്ഷാമം മഹാ
വ്യാധി ഇവയിൽനിന്നു ഞാൻ അവക്കു ഏതാനും ആളുകളെ ശേഷിപ്പി
ക്കും, ആയവർ വന്നു ചേരുന്ന ജാതികളിൽ തങ്ങളുടേ അറെപ്പുകൾ
എല്ലാം വിവരിപ്പാനും ഞാൻ യഹോവ എന്ന് അറിവാനും തന്നേ.
൧൭. ൧൮ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര
നിന്റേ അപ്പത്തെ നടുക്കത്തിൽ ഭക്ഷിച്ചും നിന്റേ വെള്ളം വിറയ
൧൯ ലിലും ഖേദത്തിലും കുടിച്ചും കൊൾക. നാട്ടുജനത്തോടു പറക:
ഇസ്രയേൽദേശത്തുള്ള യരുശലേംനിവാസികളോടു യഹോവാകത്താവ്
ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: അവർ തങ്ങളുടേ അപ്പം ഖേദിച്ചു ഭക്ഷിക്കയും
വെള്ളം സ്തംഭിച്ചു കുടിക്കയും ചെയ്യും, ആ ദേശം കുടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ
വരുടേ സാഹസം നിമിത്തം നിറവ് അറക്കളഞ്ഞു പാഴായിപ്പോക
൨൦ യാൽ തന്നേ. കുടിയിരിക്കുന്ന ഊരുകൾ ഒഴിഞ്ഞും നാടു കാടായും കിട
ക്കും, ഞാൻ യഹോവ എന്നു നിങ്ങൾ അറികയും ചെയ്യും.
൨൧. ൨൨ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര
നാളുകൾ നീളുന്നു എല്ലാ ദൎശനവും ഒത്തുവരാ എന്ന് ഇസ്രയേൽനാട്ടിൽ
൨൩ നിങ്ങൾക്കു നടക്കുന്ന സദൃശം എന്തു? അതുകൊണ്ടു അവരോടു പറക:
യഹോവാകത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഈ സദൃശത്തെ ഞാൻ ശമി
പ്പിക്കും, ആയത് ഇനി ഇസ്രയേലിൽ മൊഴിപ്പാറില്ല! നാളുകൾ അണ
ഞ്ഞു എല്ലാ ദൎശനത്തിൻ വസ്തുവും കൂടേ എന്ന് അവരോടു ഉരചെയ്ക.
൨൪ കാരണം: ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിൻ നടുവിൽ ഇനി വ്യൎത്ഥദൎശനവും മിനു
൨൫ ക്കിയ ലക്ഷണവാദവും ഉണ്ടാക ഇല്ല. ഞാൻ യഹോവയല്ലോ, ഞാൻ
ഉരിയാടും, ഉരെക്കുന്ന വചനവും സംഭവിക്കും ഇനി താമസിക്ക ഇല്ല;
മത്സരഗൃഹമേ കേവലം നിങ്ങടേ നാളുകളിൽ ഞാൻ വചനത്തെ ഉരെ
ക്കയും നടത്തുകയും ചെയ്യും എന്നു യഹോവാകത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.—
൨൬. ൨൭ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര: ഇ
വൻ ദൎശിക്കുന്ന ദൎശനം വളരേ നാളുകൾക്ക് ഉള്ളതു, ദൂരകാലങ്ങൾക്കായി
ഇവൻ പ്രവചിക്കുന്നതു എന്ന് ഇസ്രയേൽഗൃഹം അതാ പറയുന്നുവല്ലോ.
൨൮ അതുകൊണ്ട് അവരോടു പറക: യഹോവാകത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയു

ന്നു: എന്റെ വചനങ്ങൾ ഒന്നും ഇനി താമസിക്ക ഇല്ല, ഞാൻ ഉരെക്കു
ന്ന വചനം സംഭവിക്കും, എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.

൧൩. അദ്ധ്യായം.

കള്ളപ്രവാചകന്മാരെയും (൧൭) കള്ളപ്രവാദിനികളെയും ശാസിച്ചതു.

൧. ൨ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര പ്ര
വചിക്കുന്ന ഇസ്രയേൽപ്രവാദികൾക്കു നേരേ പ്രവചിക്ക! സ്വന്തഹൃദ
യത്തിൽനിന്നു പ്രവചിക്കുന്നവരോടു പറക: യഹോവാവചനം കേൾ
൩ പ്പിൻ! യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: സ്വന്ത ആത്മാവി
നെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും പിന്തേരുന്ന മൂഢപ്രവാദികൾക്കു഼ ഹാ കഷ്ടം!
൪ ഇസ്രയേലേ നിന്റെ പ്രവാദികൾ ഇടിവുകളിലേ കുറുക്കന്മാൎക്ക് ഒത്തു
൫ ചമഞ്ഞു. യഹോവാദിവസത്തിൽ പോരിൽ നിലനില്പാൻ നിങ്ങൾ ക
ണ്ടിയിൽ കയറുന്നതും ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിന്നുവേണ്ടി മതിൽ മാട്ടുന്നതും
൬ ഇല്ല. യഹോവ അയക്കാഴ്കയാൽ വചനനിവൃത്തിയുടേ ആശ ഇല്ലാ
ഞ്ഞിട്ടും യഹോവയുടേ അരുളപ്പാട് എന്നു ചൊല്ലുന്നവർ മായയും വ്യാജ
൭ ലക്ഷണവും ദൎശിക്കുന്നു. ഞാൻ ഉരിയാടാഞ്ഞിട്ടും യഹോവയുടേ അരു
ളപ്പാട് എന്നു നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു മായാദൎശനം കണ്ടും പൊളില
ക്ഷണം പറഞ്ഞും പോകുന്നില്ലയോ?

൮ അതുകൊണ്ടു യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: നിങ്ങൾ മായ
ഉരിയാടി പൊളി ദൎശിക്കകൊണ്ടു ഞാൻ ഇതാ നിങ്ങളെക്കൊള്ളേ എന്നു
൯ യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു; മായ ദൎശിച്ച പൊളിലക്ഷണം
പറയുന്ന പ്രവാദികൾക്കു നേരേ എന്റെ കൈ ആകും. അവർ എൻ
ജനത്തിൻ മന്ത്രിസഭയിൽ ഇരിക്ക ഇല്ല ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിൻ പേർവ
ഴിയിൽ എഴുതപ്പെടുകയും ഇല്ല ഇസ്രയേൽദേശത്തിൽ വരികയും ഇല്ല,
൰ ഞാൻ യഹോവാകൎത്താവ് എന്നു നിങ്ങൾ അറികയും ചെയ്യും. സമാധാ
നം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും അവർ സമാധാനം എന്നു ചൊല്ലി എൻ ജനത്തെ തെ
റ്റിക്കയാലും അത് ഒരു ഭിത്തിയെ പണിയുമ്പോൾ അവർ ഇതാ ചേടി
൧൧ മണ്ണു തേക്കുകയാലും, ആ തേക്കുന്നവരോട് ഇതു വീഴും എന്നു പറക!
പൊഴിയുന്ന മാരി ഉണ്ടു, അല്ലയോ ആലിപ്പഴങ്ങൾ പെയ്യിൻ, വിശറു
൧൨ കാറ്റു പൊട്ടിത്തകൎക്ക! ചുവരോ അതാ വീഴുന്നു. നിങ്ങൾ തേച്ച പൂശു
൧൩ എവിടേ? എന്നു നിങ്ങളോടു പറക ഇല്ലയോ?— ആകയാൽ യഹോവാ

കൎത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: എൻ ഊഷ്മാവിൽ വിശറുകാററു പൊട്ടു
മാറാക്കും, എൻ കോപത്തിൽ പൊഴിയുന്ന മാരിയും ക്രോധത്താൽ മുടിവു
൧൪ വരുവാൻ ആലിപ്പഴങ്ങളും ഉണ്ടാം. ഇങ്ങനേ നിങ്ങൾ ചേടി തേച്ച
ചുവരിനെ ഞാൻ ഇടിച്ചു, അടി വെളിവാകുവോളം നിലംപരിചാക്കും,
അതു വീഴും നിങ്ങൾ (നഗരത്തിൻ) നടുവിൽ മുടിഞ്ഞുപോകും, ഞാൻ
൧൫ യഹോവ എന്നു് അറികയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനേ ഞാൻ ചുവരിലും അ
തിൽ ചേടി തേച്ചവരിലും എൻ ഊഷ്മാവിനെ നിവൃത്തിച്ചു ചുവരും ഇല്ല
൧൬ തേച്ചവരും ഇല്ല എന്നു നിങ്ങളോടു പറയും. യരുശലേമിനോടു പ്രവചി
ച്ചു സമാധാനം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും അതിന്നു സമാധാനദൎശനങ്ങളെ ദൎശിച്ചുള്ള
ഇസ്രയേൽപ്രവാദികൾ തന്നേ എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.
൧൭ നീയോ മനുഷ്യപുത്ര സ്വന്തഹൃദയത്തിൽനിന്നു പ്രവചിക്കുന്ന നിൻ
ജനത്തിൻ പുത്രിമാൎക്കു നേരേ മുഖം വെച്ചു അവൎക്കു് എതിരേ പ്രവചിച്ചു
൧൮ പറക: യഹോവാകൎത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ദേഹികളെ നായാ
ടുവാനായി എന്റേ കൈകളുടേ സകലസന്ധികളെയും മറെക്കുന്ന പുതെ
പ്പുകളെ തുന്നിയും ഏതു വളൎച്ചയിലും ഉള്ള തലകളെ പൊതിയുന്ന തൊ
പ്പികളെ ചമെച്ചും പോരുന്ന സ്ത്രീകൾക്കു ഹാ കഷ്ടം! എൻ ജനത്തിൻ
ദേഹികളെ നിങ്ങൾ നായാടി സ്വന്തദേഹികളെ ജീവനോടേ രക്ഷി
൧൯ ക്കുന്നു. ഭോഷ്കുകളെ കേൾക്കുന്ന എൻ ജനത്തോടു ഭോഷ്കു പറഞ്ഞുകൊ
ണ്ടു നിങ്ങൾ മരിക്കേണ്ടാത്ത ദേഹികളെ മരിപ്പിപ്പാനും ജീവിക്കേണ്ടാ
ത്ത ദേഹികളെ ജീവിപ്പിപ്പാനും ചില പോങ്ങ യവത്തിന്നായും ചില
അപ്പക്കഷണങ്ങൾക്കായും എൻ ജനത്തിങ്കൽ എന്നെ ബാഹ്യമാക്കുന്നു.
൨൦ അതുകൊണ്ടു യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: നിങ്ങൾ നായാ
ടുന്ന അങ്ങേ പുതെപ്പുകളെക്കൊള്ളേ ഞാൻ ഇതാ (മുതിൎന്നു) ആ ദേഹിക
ളെ പറപ്പിക്കും. പുതെപ്പുകളെ ഞാൻ നിങ്ങടേ ഭുജങ്ങളിൽനിന്നു പറി
ച്ചു ചീന്തി നിങ്ങൾ നായാടുന്ന ദേഹികളെ വിടുവിച്ചു പ്രാണങ്ങളോടേ
൨൧ പറപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടേ കല്പാത്തൊപ്പികളെയും ഞാൻ കീറി എൻ ജന
ത്തെ നിങ്ങടേ കയ്യിൽനിന്നു് ഉദ്ധരിക്കും; അവർ നിങ്ങടേ കയ്യിൽ ഇനി
വേട്ട ആക ഇല്ല, ഞാൻ യഹോവ എന്നു നിങ്ങൾ അറികയും ചെയ്യും.
൨൨ ഞാൻ വിഷാദിപ്പിക്കാത്ത നീതിമാന്റേ ഹൃദയത്തെ നിങ്ങൾ വ്യസനി
പ്പിക്കയും ദുഷ്ടൻ ജീവരക്ഷെക്കായി തൻ ദുൎവ്വഴിയെ വിട്ടു തിരിയായ്വാൻ
അവന്റേ കൈകളെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കയും ചെയ്കയാൽ, നിങ്ങൾ ഇ
൨൩ നി മായ ദൎശിക്കയും ഇല്ല ഇനി ലക്ഷണവാദം ചെയ്കയും ഇല്ല. എൻ

ജനത്തെ നിങ്ങടേ കയ്യിൽനിന്നു ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കും, ഞാൻ യഹോവ എന്നു നിങ്ങൾ അറികയും ചെയ്യും.

൧൪. അദ്ധ്യായം.

ബിംബാച്ചികൾക്കു ദൈവം ഉത്തരം അരുളുക ഇല്ല (൧൨) ചിലരുടേ നീതിയെ വിചാരിച്ചു ജനത്തെ ശിക്ഷിക്കാതേ വിടുകയും ഇല്ല.

൧ ഇസ്രയേൽമൂപ്പന്മാരിൽ ചിലർ ഇങ്ങു വന്നു എന്റേ മുമ്പാകേ ഇരുന്ന
൨. ൩ പ്പോൾ, യഹോവയുടേ വചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനു
ഷ്യപുത്ര ഈ പുരുഷന്മാർ തങ്ങളുടേ മുട്ടങ്ങളെ മനസ്സിൽ കയറുമാറാക്കി
അകൃത്യത്തിന്നുള്ള ഇടൎച്ചയെ തങ്ങളുടേ മുഖത്തിൻ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കു
൪ ന്നു, അവരെ ഞാൻ കേവലം എന്നോടു ചോദിപ്പിക്കാമോ? അതുകൊ
ണ്ട് അവരോട് ഉരിയാടി പറക: യഹോവാകൎത്താവ് ഇപ്രകാരം പറ
യുന്നു: ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിൽ ആരാനും തന്റേ മുട്ടങ്ങളെ മനസ്സിൽ ക
യറുമാറാക്കി തന്റേ അകൃത്യത്തിന്നുള്ള ഇടൎച്ചയെ തൻ മുഖത്തിൻ മുമ്പിൽ
വെച്ചിരിക്കേ പ്രവാചകനെ കാണ്മാൻ വന്നാൽ, യഹോവയാകുന്ന ഞാൻ
അവന്റേ മുട്ടങ്ങളുടേ പെരിപ്പത്തിന്ന് ഉചിതമായ ഉത്തരം അരുളുന്ന
൫ വനായി കാട്ടുവതു, ഇസ്രയേൽഗൃഹം ഒക്കയും മുട്ടങ്ങളോടു പററി എ
൬ ന്നെ വിട്ടു വാങ്ങുകയാൽ അവരെ ഹൃദയത്തിൽ പിടിപ്പാനത്രേ.— അതു
കൊണ്ട് ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തോടു പറക: യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പ
റയുന്നു: നിങ്ങളുടേ മുട്ടങ്ങളെ വിട്ടു മടങ്ങി തിരിവിൻ, നിങ്ങടേ എല്ലാ
൭ അറെപ്പുകളിൽനിന്നും മുഖം തിരിപ്പിൻ. കാരണം: ഇസ്രയേൽഗൃഹ
ത്തിലും ഇസ്രയേലിൽ വന്നു പാൎക്കുന്ന പരദേശികളിലും ആരാനും എ
ന്നോട് അകന്നു തന്റേ മുട്ടങ്ങളെ മനസ്സിൽ കയറുമാറാക്കി അകൃത്യത്തി
ന്നുള്ള ഇടൎച്ചയെ തൻ മുഖത്തിൻ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കേ എന്നെ തിരയു
വാൻ പ്രവാചകനെ ചെന്നു കണ്ടാൽ, യഹോവയാകുന്ന ഞാൻ എന്റേ
൮ വിധത്തിൽ അവന്ന് ഉത്തരം അരുളും. ആയാൾക്കു നേരേ എൻ മുഖ
ത്തെ വെച്ചു അവനെ അടയാളവും സദൃശങ്ങളും ആക്കിച്ചമെച്ചു എൻ
ജനത്തിൻ നടുവിൽനിന്നു ഛേദിച്ചുകളയും, ഞാൻ യഹോവ എന്നു നി
൯ ങ്ങൾ അറികയും ചെയ്യും.— എന്നാൽ പ്രവാചകൻ വശീകരിക്കപ്പെട്ട്
ഒരു വാക്ക് ഉരെച്ചാൽ ആ പ്രവാചകനെ യഹോവയാകുന്ന ഞാൻ വ
ശീകരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; അവന്മേൽ ഞാൻ കൈ നീട്ടി എൻ ജനമായ

൧൦ ഇസ്രയേലിൽനിന്ന് അവനെ സംഹരിക്കും. അവർ തങ്ങളുടേ കുററ
ത്തെ ചുമക്കും, ചോദിക്കുന്നവന്റേ കുററം പോലേ പ്രവാചകന്റേ കു
൧൧ ററം ആകും; ഇസ്രയേൽഗൃഹം ഇനി എന്നെ വിട്ടുഴലാതേയും സകല
ദ്രോഹങ്ങളാലും ഇനി തങ്ങളെ തീണ്ടിക്കാതേയും എനിക്കു ജനവും ഞാൻ
അവൎക്കു ദൈവവും ആയിത്തീരുവാൻ തന്നേ, എന്നു യഹോവാകൎത്താ
വിൻ അരുളപ്പാടു.
൧൨. ൧൩ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര ഒ
രു ദേശം ദ്രോഹലംഘനം ചെയ്വാൻ എന്നോടു പിഴെച്ചുപോയിട്ടു അതി
ന്മേൽ ഞാൻ കൈ നീട്ടി (൩ മോ. ൨൬, ൨൨. ൨൯.) അതിന്ന് അപ്പക്കോ
ലിനെ ഒടിച്ചു ക്ഷാമം അതിൽ അയച്ചു മനുഷ്യരെയും പശ്വാദിയെയും
൧൪ ഛേദിച്ചുകളയുമ്പോൾ, നോഹ ദാനിയേൽ ഇയ്യോബ് ഈ മൂവർ അ
തിന്നകത്ത് ഉണ്ടായാലും അവർ തങ്ങളുടേ നീതികൊണ്ടു സ്വദേഹിയെ
൧൫ ഉദ്ധരിക്കും എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു. ഞാൻ ദുഷ്ടമൃഗ
ങ്ങൾ ദേശത്തു കടത്തീട്ടു അവ അതിനെ മക്കളില്ലാതാക്കി മൃഗഭയം ഹേ
൧൬ തുവായി ആരും കടക്കാതവണ്ണം പാഴാക്കിയാൽ, ആ മൂന്നു പുരുഷന്മാർ
അകത്ത് എങ്കിൽ എൻ ജീവനാണ പുത്രരെയോ പുത്രിമാരെയോ ഉദ്ധ
രിക്ക ഇല്ല, അവൎക്കു മാത്രം ഉദ്ധരണവും ദേശത്തിന്നു ശൂന്യതയും വരും
൧൭ എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു. അല്ലെങ്കിൽ ആ ദേശത്തിൽ
ഞാൻ വാൾ വരുത്തി: "ഹേ വാളേ ഈ നാട്ടിൽ ഊടാടുക" എന്നു ചൊ
൧൮ ല്ലി അതിൽനിന്നു മനുഷ്യപശ്വാദിയെ ഛേദിച്ചുകളഞ്ഞാൽ, ആ മൂവർ
അതിന്നകത്ത് എങ്കിൽ എൻ ജീവനാണ പുത്രപുത്രിമാരെ ഉദ്ധരിക്ക
ഇല്ല അവൎക്കേ ഉദ്ധരണം ഉള്ളു എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.
൧൯ അല്ല ആ ദേശത്തിൽ മഹാവ്യാധിയെ അയച്ചുവിട്ടു എൻ ഊഷ്മാവിനെ
ചോരയിൽ അതിന്മേൽ ചൊരിഞ്ഞു മനുഷ്യപശ്വാദിയെ അതിൽനിന്നു
൨൦ ഛേദിച്ചുകളകിലുമാം. അന്നു നോഹ ദാനിയേൽ ഇയ്യോബ് ഇവർ
അതിൽ ഉണ്ടായാൽ എൻ ജീവനാണ മകനെയോ മകളെയോ ഉദ്ധരിക്ക
ഇല്ല തങ്ങളുടേ നീതികൊണ്ടു സ്വദേഹിയേ ഉദ്ധരിക്കേ ഉള്ളു എന്നു യ
൨൧ ഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.— എങ്ങനേ എന്നാൽ യഹോവാകൎത്താ
വ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: യരുശലേമിൽനിന്നു മനുഷ്യപശ്വാദിയെ ഛേ
ദിപ്പാൻ ഞാൻ വാൾ ക്ഷാമം ദുഷ്ടമൃഗം മഹാവ്യാധി ഈ എന്റേ കൊടിയ
൨൨ ന്യായവിധികൾ നാലും അങ്ങ് അയച്ചാൽ പിന്നേയല്ലോ? അതിൽ
പുറപ്പെടീക്കേണ്ടുന്ന പുത്രിപുത്രന്മാർ ആകുന്ന ഒരു വിടുവിപ്പു ഇതാ ശേ

ക്ഷിച്ചിരിക്കും താനും. അവർ പുറപ്പെട്ട് ഇതാ നിങ്ങളോടു ചേരും. അ
വരുടേ വഴിയെയും പ്രവൃത്തികളെയും നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഞാൻ യരുശ
ലേമിന്മേൽ വരുത്തിയ തിന്മയും ശേഷം വരുത്തിയ സകലത്തെയും
൨൩ ചൊല്ലി ആശ്വസിക്കും. അവരുടേ വഴിയും പ്രവൃത്തികളും നിങ്ങൾ
കാണുമ്പോൾ അവർ തന്നേ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും, ഞാൻ അതിൽ
ചെയ്തത് ഒക്കയും വെറുതേ ചെയ്തതല്ല എന്നു നിങ്ങൾ അറികയും
ചെയ്യും, എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.

൧൫. അദ്ധ്യായം.

യരുശലേം കൊള്ളരുതാത്ത കാട്ടുവള്ളിമരം.

൧. ൧ യഹോവയുടേ വചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യ
പുത്ര കാട്ടിലേ മരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ കൊടിക്കോ മുന്തിരിവള്ളിമരത്തി
൨ ന്നോ ശേഷം എല്ലാ മരത്തെക്കാളും എന്തൊരു വിശേഷത? വല്ല പണി
ചെയ്വാൻ അതിൽനിന്നു തടി എടുക്കാമോ? നാനാപാത്രം തൂക്കുന്നതിന്ന്
൩ അതിൽനിന്ന് ഓർ ആണി പോലും എടുക്കുമോ? ഇതാ തീക്ക് ആ
ഹാരമായി കൊടുക്കപ്പെടുന്നു. അതിൽ രണ്ട് അററങ്ങളെയും തീ തി
൪ ന്നു നടുവിനെ കരിച്ച ശേഷം പണിക്കു കൊള്ളാമോ? കണ്ടാലും അതു
മുഴുവനായിരിക്കേ പണിക്ക് ആകാ, തീ അതിനെ തിന്നു കരിച്ച ശേ
൫ ഷം പണിക്കാമോ പിന്നേയല്ലോ?— അതുകൊണ്ടു യഹോവാകൎത്താവ്
ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഞാൻ തീക്ക് ആഹാരമായിക്കൊടുക്കുന്ന കാട്ടുമരങ്ങ
ളിലേ മുന്തിരിവള്ളിയുടേ മരം ഏതുപ്രകാരം അപ്രകാരം ഞാൻ യരുശ
൬ ലേംനിവാസികളെ കൊടുത്തു വിട്ടു, എന്മുഖത്തെ അവരെക്കൊള്ളേ
വെക്കുന്നു. തീയിൽനിന്ന് അവർ പുറപ്പെട്ടു വന്നു, തീയും അവരെ തി
൭ ന്നും. അവർ ദ്രോഹലംഘനം ചെയ്കയാൽ എന്മുഖത്തെ അവരെക്കൊ
ള്ളേ വെച്ചു ദേശത്തെ പാഴാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ യഹോവ എന്ന് അവർ
അറികയും ചെയ്യും എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.

൧൬. അദ്ധ്യായം.

അരിഷ്ടക്കുട്ടിയെ ദൈവം കൈക്കൊണ്ടു വളൎത്തി വേട്ട ശേഷം (൧൫) അവൾ ദ്രോഹിച്ചു വ്യഭിചരിച്ചുള്ള കൃതഘ്നതെക്കു (൩൫) ശിക്ഷ വേണ്ടുന്നതു. (൫൩) നിവൃത്തനം വരും താനും.

൧. ൨ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര യരു
൩ ലേമോട് അതിന്റെ അറെപ്പുകളെ അറിയിച്ചു പറക: യഹോവാക
ൎത്താവു യരുശലേമോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: നിന്റെ ഉല്പത്തിയും ജന
നവും കനാന്യദേശത്തു തന്നേ, നിന്റെ അപ്പൻ അമോൎയ്യനും അമ്മ ഹി
൪ ത്ത്യയും അത്രേ. നിന്റെ ജനനമോ പിറന്ന നാളിൽ നിന്റെ പൊ
ക്കിൾ അറുത്തില്ലാ, ശുദ്ധിക്കായി വെള്ളത്തിൽ നിന്നെ കഴുകീട്ടും ഇല്ല
൫ ഉപ്പു തേച്ചിട്ടും ഇല്ല, ജീൎണ്ണവസ്ത്രം ചുററിയതും ഇല്ല. ഇവ ഒന്നും കനി
വാലേ ചെയ്തുതരുവാൻ ഒരു കണ്ണും നിന്നെ ആദരിച്ചില്ല, പിറന്ന നാ
ളിൽ നിന്റെ പ്രാണനിൽ നീരസം തോന്നുകയാൽ വെളിമ്പറമ്പിൽ എ
൬ റിഞ്ഞേച്ചതേ ഉള്ളു.— ഞാനോ അരികിൽ കടന്നു നീ ചോരയിൽ പിര
ളുന്നതു കണ്ടു: നിൻ രക്തത്തിൽ എങ്കിലും ജീവിക്ക! എന്നു പറഞ്ഞു;
൭ നിൻ രക്തത്തിൽ ജീവിക്ക! എന്നു ഞാൻ നിന്നോടു പറഞ്ഞു. വയലി
ലേ വിളവുപോലേ ഞാൻ നിന്നെ ലക്ഷമാക്കി. നീ വളൎന്നു വലുതായി
കവിൾത്തടശോഭയോട് എത്തി, സ്തനങ്ങൾ മുററി നികന്നു രോമവും തെ
൮ ഴുത്തു, എങ്കിലും നീ നഗ്നയും ഉടാത്തവളും അത്രേ. പിന്നേ ഞാൻ അ
രികിൽ കടന്നു നിന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഇതാ നിന്റെ സമയം പ്രേമസമ
യം (എന്നു കണ്ടു) എന്റെ വസ്ത്രത്തെ നിന്മേൽ പരത്തി നിന്റെ നഗ്ന
തയെ മറെച്ചു നിണക്ക് ആണയിട്ടു നിന്നോടു നിയമത്തിൽ പുക്കു, എ
ന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു, നീ എനിക്കുള്ളവളായി തീരു
൯ കയും ചെയ്തു.— ഞാൻ വെള്ളംകൊണ്ടു നിന്നെ കഴുകി നിന്റെ ചോര
൧൦ ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു എണ്ണകൊണ്ടു നിന്നെ തേച്ചു, ചിത്രത്തൈയലുള്ള പുടവ
ഉടുപ്പിച്ചു കടല്പശുത്തോൽ ചെരിപ്പാക്കി നേരിയ തുണി (തലെക്കു) കെ
൧൧ ട്ടിച്ചു പട്ടു പുതപ്പിച്ചു. പിന്നേ ആഭരണങ്ങളെ അണിയിച്ചു നിൻ കൈ
൧൨ കളിൽ വളകളും കഴുത്തിന്നു തുടരും ഇടുവിച്ചു, നാസികെക്കു മൂക്കുത്തിയും
കാതുകളിൽ കുണുക്കുകാതിലയും തലമേൽ അഴകിയ കിരീടവും തന്നു.
൧൩ പൊന്നും വെള്ളിയും നിന്റെ ഭൂഷണം, നേരിയതും പട്ടും ചിത്രത്തയ്യലും
നിന്റെ ഉടയും ആയി. നേരിയ മാവും തേൻ എണ്ണയും നീ ഉപജീവി

ച്ചു, അത്യന്തം സുന്ദരിയായി ചമഞ്ഞു രാജത്വവും സാധിച്ചു. ഭംഗിയെ
൧൪ ചൊല്ലി നിന്റെ കീൎത്തി ജാതികളിൽ പുറപ്പെട്ടു. ഞാൻ നിന്മേൽ വെ
ച്ച എൻ പ്രഭയാൽ അതു സാക്ഷാൽ തികവുള്ളത് എന്നു യഹോവാകൎത്താ
വിൻ അരുളപ്പാടു.
൧൫ അനന്തരം നിന്റെ സൌന്ദൎയ്യത്തിൽ നീ ആശ്രയിച്ചു പേർകൊണ്ട
തിൽ തേറി പുലയാടി, കടക്കുന്ന ഏവന്റെ മേലും നിൻ വേശ്യാവൃത്തി
൧൬ യെ തൂകി, അവന്ന് അതു കിട്ടി. നിന്റെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ ചിലതു നീ
എടുത്തു പല നിറത്തിൽ കുന്നുകാവു (ജമക്കാളങ്ങളെ) തീൎത്തു അവയുടേ
൧൭ മേൽ പുലയാടി; വരേണ്ടാത്തതും ആകാത്തതും അത്രേ! ഞാൻ തന്ന
എന്റെ പൊന്നും വെള്ളിയുംകൊണ്ടുള്ള ആഭരണക്കോപ്പ് എടുത്തു നി
൧൮ ണക്കു പുരുഷബിംബങ്ങളെ ചമെച്ചു അവയോടു പുലയാടി. നിന്റെ
ചിത്രത്തൈയലുള്ള ശീലകൾകൊണ്ടു നീ അവ പുതപ്പിച്ചു, എൻ തൈല
൧൯ വും ധൂപവൎഗ്ഗവും അവെക്കു നിവേദിച്ചു. ഞാൻ തന്ന എന്റെ അന്നവും
ഞാൻ നിന്നെ തീററിയ മാവ് എണ്ണ തേനും ഇഷ്ടഗന്ധം കഴിപ്പാൻ നീ
അവെക്കു മുൻ വെച്ചു. ഇങ്ങനേ ആയി എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ
൨൦ അരുളപ്പാടു.— നീ എനിക്കു പെററ പുത്രപുത്രിമാരെയും എടുത്തു അവെ
൨൧ ക്ക് ഊണായി കഴിച്ചു; നിന്റെ വേശ്യാദോഷം പോരാഞ്ഞിട്ടോ എൻ
൨൨ മക്കളെ നീ അറുത്തു അവെക്കു തീയൂടേ കടത്തി അൎപ്പിച്ചതു? നിന്റെ
എല്ലാ അറെപ്പുകളിലും വേശ്യാദോഷങ്ങളിലും നീ നഗ്നയും ഉടാത്തവളു
മായി ചോരയിൽ പിരണ്ടുകിടന്ന ബാല്യദിവസങ്ങളെ ഓൎത്തതും ഇല്ല.
൨൩ നിന്റെ എല്ലാ ദുഷ്ടതെക്കും പിന്നേ ഉണ്ടായിതു: നിനക്കു ഹാ കഷ്ടം
൨൪ കഷ്ടം! എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു: നീ കല്ലുളവു പണി
൨൫ തു വീഥിതോറും നിനക്കു കാവു ചമെച്ചു, വഴിത്തലതോറും നിൻ കാ
വു തീൎത്തു നിന്റെ ഭംഗിക്കു കറ പിടിപ്പിച്ചു കടക്കുന്ന ഏവന്നും കാൽ
൨൬ അകത്തി വെച്ചു നിന്റെ പുലയാട്ടു പെരുപ്പിച്ചു. മാംസപുഷ്ടി ഏറും
മിസ്രക്കാർ എന്ന നിന്റെ അയല്ക്കാരോടു നീ കളിച്ചു എന്നെ മുഷിപ്പി
൨൭ പ്പാൻ നിന്റെ പുലയാട്ടു പെരുപ്പിച്ചു. അന്ന് അതാ ഞാൻ നിണക്കു
നേരേ കൈ നീട്ടി ദിവസപ്പൊറുതിക്കുള്ളതു കുറെച്ചു, നിന്റെ അസഭ്യ
വഴിയിങ്കൽ നാണിച്ചു നിന്നെ പകെക്കുന്ന ഫലിഷ്ടപുത്രിമാരുടേ ഇഷ്ട
൨൮ ത്തിന്നു നിന്നെ ഏല്പിച്ചുവിട്ടു. നീ തൃപ്തിവരാത്തവൾ ആകയാൽ അ
൨൯ ശ്ശൂരരോടും പുലയാടി, തൃപ്തി കണ്ടതും ഇല്ല. കനാന്യപ്രായമുള്ള കല്ദയ
ദേശത്തോളവും നീ പുലയാട്ടു പെരുപ്പിച്ചു അതിനാൽ തൃപ്തി കണ്ടതും

൩൦ ഇല്ല. ഇങ്ങനേ ധാൎഷ്ട്യം തികഞ്ഞ ഭോഗിനിയുടേ വേല എല്ലാം ചെ
യ്കയിൽ നിന്റേ മനസ്സിന്ന് എന്തൊരു ഭോഗാഭിലാഷം ഉണ്ടു? എന്നു യ
൩൧ ഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു. വഴിത്തലതോറും നിനക്കു കല്പുളവു
പണിതും വീഥിതോറും കാവുകളെ തീൎത്തുംപോരുകയിൽ നീ കൃത്തിച്ചിരിക്ക്
൩൨ ഒവ്വാതേ കൂലിയെ നിരസിച്ചു പാൎത്തു. വ്യഭിചാരിണിയായ ഭാൎയ്യ കെ
൩൩ ട്ടിയവന്നു പകരം അന്യന്മാരെ കൈക്കൊള്ളും! എല്ലാ കൃത്തികൾക്കും
സമ്മാനം കൊടുപ്പാറുണ്ടു, നീയോ സകലകാമികൾക്കും കാഴ്ചകളെ കൊടു
ത്തു, ചുററിൽനിന്നും വന്നു നിന്നോടു ഭോഗിപ്പാൻ അവരെ സമ്മാനിച്ചു
൩൪ പോന്നു. ഇങ്ങനേ പരസംഗത്തിൽ നിനക്കു മററു സ്ത്രീകളുടേ വിപ
രീതം ഉണ്ടായി, കാമകൃത്താടുവാൻ നിന്നെ പിന്തേരുമാറില്ലല്ലോ; സമ്മാ
നം ഇങ്ങു തരാതേ കണ്ടു അങ്ങോട്ടു സമ്മാനം കൊടുക്കയാലും നീ വിപരീ
തയായി ചമഞ്ഞു.
൩൫. ൩൬ അതുകൊണ്ടു ഹേ വേശ്യേ യഹോവാവചനം കേൾക്ക! യഹോവാ
കൎത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: നിന്റേ കാമികളോടു പുലയാടുകയിൽ
നിന്റേ പണം തുകി നിന്റേ നഗ്നത വെളിപ്പെട്ടുപോകകൊണ്ടും നി
ന്റേ അറെപ്പുള്ള മുട്ടങ്ങൾ ഒക്കയും നിമിത്തവും ഇവെക്കു കൊടുത്ത മ
൩൭ ക്കളുടേ രക്തത്തെ വിചാരിച്ചും, ഞാൻ ഇതാ നിന്നോടു രസിച്ചിട്ടുള്ള
സകലകാമികളെയും നീ സ്നേഹിച്ച ഏവരെയും നീ ദ്വേഷിച്ച ഏവരു
മായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ചുററിൽനിന്നും നിന്നെക്കൊള്ളേ ചേൎത്തു നിന്റേ
നാണിടം അവൎക്കു വെളിപ്പെടുത്തി നിൻ നഗ്നത ഒക്കയും കാണുമാറാ
൩൮ ക്കും. പിന്നേ വ്യഭിചാരിണികൾക്കും രക്തംചിന്നിച്ചവൎക്കും വെച്ച
ന്യായങ്ങളിൻപ്രകാരം ഞാൻ നിണക്കു വിധിച്ചു എരിവിൻ ഊഷ്മാവി
൩൯ നാൽ നിന്നെ രക്തമാക്കിക്കളയും. നിന്നെ അവരുടേ കൈയിൽ കൊ
ടുക്കും; നിന്റേ കല്പുളവ് അവർ പൊളിച്ചു കാവുകളെ ഇടിച്ചു നിന്റേ
വസ്ത്രങ്ങളെ ഉഴത്തുവാരി ആഭരണക്കോപ്പും എടുത്തു നിന്നെ നഗ്നയും
൪൦ വിവസ്ത്രയും ആക്കി വിടും. നിനക്കു നേരേ അവർ ഒരു കൂട്ടം വരു
൪൧ ത്തി നിന്നെ കല്ലുകൊണ്ട് എറിഞ്ഞു വാളുകളാൽ തുണ്ടിക്കയും, നിന്റേ
വീടുകളെ തീയിട്ടു ചുടുകയും അനേകസ്ത്രീകൾ കാണ്കേ നിങ്കൽ ന്യായ
വിധികൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനേ ഞാൻ നിന്നെ വേശ്യാവൃത്തി
൪൨ യെ ഒഴിപ്പാറാക്കും, നീ ഇനി സമ്മാനം കൊടുക്കയും ഇല്ല. എൻ ഊ
ഷ്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്കൽ ശമിപ്പിച്ചിട്ടു എന്റേ എരിവു നിന്നെ വിട്ടു മാ
റും, ഞാൻ ഇനി വ്യസനം തോന്നാതേ അടങ്ങിപ്പാൎക്കയും ചെയ്യും.

൪൩ നിൻേറ ബാല്യദിവസങ്ങളെ ഓൎക്കാതേ ഈ വിധത്തിൽ ഒക്കയും എ
നിക്ക് എതിരേ തിമിൎക്കയാൽ ഞാനും നിൻേറ വഴിയെ നിന്തലമേൽ
വരുത്തുന്നുണ്ടു, നിൻേറ എല്ലാ അറെപ്പുകളോടും കൂടേ ഞാനും (൩ മോ.
൧൯, ൨൯) പാതകം ചെയ്യാസ്സാൻ തന്നേ, എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ
൪൪ അരുളപ്പാടു. ഇതാ ഏതു സദൃശക്കാരനും നിന്നെച്ചൊല്ലി ഈ സദൃശം
൪൫ പ്രയോഗിക്കും: അമ്മകണക്കേ മകളും എന്നത്രേ. തൻേറ ഭൎത്താവി
നെയും മക്കളെയും വെടിഞ്ഞുപോയ അമ്മെക്കു നീ മകൾ തന്നേ, തങ്ങ
ടേ ഭൎത്താക്കന്മാരെയും മക്കളെയും വെടിഞ്ഞ നിൻേറ സഹോദരികൾക്കു
നീ സഹോദരിയും ആകുന്നു. നിങ്ങടേ അമ്മ ഹിത്ത്യയും അപ്പൻ അ
൪൬ മോൎയ്യനും അല്ലോ. നിൻേറ വലിയ സഹോദരി തൻേറ പുത്രിമാരുമാ
യി നിൻേറ ഇടപ്പുറത്തു വസിക്കുന്ന ശമൎയ്യ തന്നേ, ചെറിയ സഹോദ
രിയോ പുത്രിമാരുമായി നിൻേറ വലത്തു വസിക്കുന്ന സദോം അത്രേ.
൪൭ ഇരുവരുടേ വഴികളിൽ നീ നടന്നതും അവരുടേ അറെപ്പുകൾ പോലേ
ചെയ്തതും അസാരമാത്രമല്ല, നിൻേറ എല്ലാ വഴികളിലും അവരെക്കാൾ
൪൮ നീ വഷളായിചമഞ്ഞു. എൻ ജീവനാണ എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ
അരുളപ്പാടു: നിൻേറ പുത്രിമാരുമായി നീ ചെയ്തതു പോലേ സഹോദരി
൪൯ യായ സദോം പുത്രിമാരുമായി ചെയ്തിട്ടില്ല. സഹോദരിയായ സദോമി
ൻേറ കുററം ഇതത്രേ കാണ്ക: ഡംഭവും അന്നതൃപ്തിയും നിൎഭയസ്വൈ
രവും അവൾക്കും പുത്രിമാൎക്കും ഉണ്ടാകയാൽ ദീനദരിദ്രരുടേ കൈയിനെ
൫൦ താങ്ങീട്ടില്ല. ഇങ്ങനേ അവർ പൊങ്ങി ഉയൎന്നു എൻേറ മുമ്പിൽ അ
റെപ്പു ചെയ്തു പോയി; അതു ഞാൻ കണ്ട ഉടനേ അവരെ നീക്കിക്കള
൫൧ ഞ്ഞു. ശമൎയ്യയോ നിൻ പാപങ്ങളുടേ പാതിയോളം പിഴെച്ചവൾ അ
ല്ല; അവരെക്കാൾ നീ അറെപ്പുകളെ വളരേ ആക്കി, ചെയ്ത അറെപ്പു
൫൨ കൾ എല്ലാംകൊണ്ടും സഹോദരിമാരെ നീതീകരിച്ചു. എന്നാൽ നീ സ
ഹോദരിമാൎക്കു നടുതീൎത്ത മാനക്കേടു നീയും ചുമക്ക! അവരെക്കാൾ കുത്സി
തയായി കാട്ടിയ നിൻേറ പാപങ്ങളാൽ അവർ നിന്നിൽ നീതി ഏറിയ
വരല്ലോ. ഇങ്ങനേ സഹോദരിമാരെ നീതീകരിച്ച ശേഷം നീയും നാ
ണിച്ചു നിൻേറ മാനക്കേടു ചുമന്നു വരിക!
൫൩ ഞാനോ അവരുടേ അടിമയെ മാററും, സദോംപുത്രിമാരുടേ അടിമ
യും ശമൎയ്യാപുത്രിമാരുടേ അടിമയും ഇരുവരുടേ ഇടയിൽ നിൻേറ അടിമ
൫൪ തന്നെയും മാററും; നീ ചെയ്തത് എല്ലാം ഓൎത്തു ലജ്ജിച്ചു നിൻേറ മാന
൫൫ ക്കേടു ചുമന്നുകൊണ്ട് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നത്രേ. നിൻേറ

ഉടപ്പിറന്ന സദോമും പുത്രിമാരും തങ്ങളുടേ ആദി അവസ്ഥെക്കു മടങ്ങും,
ശമൎയ്യയും പുത്രിമാരും തങ്ങടേ ആദി അവസ്ഥെക്കു മടങ്ങും, നീയും പു
൫൬ ത്രിമാരും നിങ്ങടേ ആദി അവസ്ഥെക്കു മടങ്ങും. നിന്റേ ദുഷ്ടത വെളി
പ്പെടുന്നതിന്നു മുമ്പേ നിന്റേ ഡംഭുകളുടേ നാളിൽ സഹോദരിയായ
൫൭ സദോം നിന്റേ വായിൽ ഉപദേശമായിരുന്നില്ലല്ലോ. (അത് ഇപ്പോ
ൾ വെളിപ്പെടുന്നതു) അറാംപുത്രിമാരും ചുററുകാരത്തികളും ഒക്കയും ഫ
ലിഷ്ടപുത്രിമാരും ചുററിലും നിന്നെ ഉൾച്ചിരിപ്പൂണ്ടു നിന്ദിച്ച കാലം പോ
൫൮ ലേ. നിന്റേ പാതകവും അറെപ്പുകളും എല്ലാം നീയേ ചുമക്കുന്നുണ്ടു
൫൯ എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.— എങ്ങനേ എന്നാൽ യഹോവാക
ൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ആണയെ ധിക്കരിച്ചു നിയമത്തെ ഭഞ്ജിച്ച
൬൦ വളായ നീ ചെയ്തതു പോലേ ഞാൻ നിന്നോടും ചെയ്യുന്നു. എങ്കിലും
നിന്റേ ബാല്യദിവസങ്ങളിൽ എനിക്കു നിന്നോടുള്ള നിയമത്തെ ഞാൻ
൬൧ ഓൎത്തു നിത്യനിയമം നിനക്കായി സ്ഥാപിക്കും. പിന്നേ നിന്റേ സ
ഹോദരിമാർ ഏറേ വലിയവരും ചെറിയോരും ഒന്നിച്ചു നിനക്കു കിട്ടു
മ്പോൾ നിന്റേ വഴികളെ നീ ഓൎത്തു നാണിക്കും. അവരെ ഞാൻ നി
നക്കു പുത്രിമാരായി തരും, നിന്റേ നിയമത്തിൽ ചേരാത്തവർ എങ്കിലും.
൬൨ നിന്നോടു ഞാൻ എൻ നിയമത്തെ സ്ഥാപിക്കും ഞാൻ യഹോവ എന്നു
൬൩ നീ അറികയും ചെയ്യും; നീ ചെയ്തത് ഒക്കയും ഞാൻ മൂടിക്കളഞ്ഞു ത
രുമ്പോൾ നീ ഓൎത്തു നാണിച്ചു നിനക്കു ലജ്ജ നിമിത്തം ഇനി വായ്ത്തുറ
ക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ. എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരു
ളപ്പാടു.

൧൭. അദ്ധ്യായം.

ഒരുകടങ്കഥയാൽ (൧൧) ദാവിദ്യകുലത്തിൻ താഴ്ചയും (൨൨) മശീഹയാൽ ഉയ
ൎച്ചയും വൎണ്ണിച്ചതു.

൧. ൨ യഹോവാവചനം എനിക്കുണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര ഇസ്ര
൩ യേൽഗൃഹത്തോടു കടങ്കഥ ചൊല്ലി സദൃശം മൊഴിച്ചു പറക: യഹോ
വാകൎത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: വലിയ ചിറകും നിടിയ വാൽത്തൂവ
ലും പലനിറമുള്ള പൂടയും ആണ്ട വങ്കഴുകൻ ലിബനോനിൽ വന്നു ദേവ
൪ ദാരുവിൻ തലയെ എടുത്തു. ഉച്ചിയിലേ ചില്ലിയെ അവൻ അടൎത്തു
കനാന്യപ്രായമായ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുചെന്നു കച്ചവടക്കാരുടേ പട്ടണ
൫ ത്തിൽ വെച്ചു. പിന്നേ ദേശത്തിന്റേ വിത്തിൽനിന്ന് എടുത്തു പുഞ്ചെ

കണ്ടത്തിൽ ഇട്ടു, പെരുത്ത വെള്ളത്തിന്ന് അരികേ ആക്കി അരളി
൬ പോലേ സ്ഥാപിച്ചു. അതും തഴെച്ചു പൊക്കം കുറഞ്ഞു പടരുന്ന വള്ളി
യായി, അതിൻേറ കൊടികൾ കഴുകൻേറ നേരേ തിരികയും വേരുകൾ
ഇവൻേറ കീഴേ ആകയും വേണ്ടി വന്നുവല്ലോ. ഇങ്ങനേ മുന്തിരിവള്ളി
൭ ആയി കൊമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി തുപ്പു മുളപ്പിച്ചു നീട്ടി.— വലിയ ചിറ
കും വളരേ പപ്പുമുള്ള മറെറാരു വങ്കഴുകനും ഉണ്ടു, അവങ്കലേക്കു ആ
വള്ളി നട്ടുനില്ക്കുന്ന തടത്തിൽനിന്നു വേരുകളെ ദാഹിച്ചു നീട്ടി കൊമ്പു
കളെയും അയച്ചു കഴുകൻ തന്നേ നനെക്കേണം എന്നു വെച്ചത്രേ.
൮ ശാഖ ഉത്ഭവിച്ചും കുല പഴുത്തും പുഷ്ടിച്ച വള്ളിയാവാൻ അല്ലോ നല്ലവ
൯ യലിൽ വളരേ വെള്ളത്തിന്നരികേ നടപ്പെട്ടിരുന്നു. പറക: യഹോ
വാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഇതു സാധിക്കുമോ? (വള്ളി) ഉണങ്ങു
വാൻ അതിൻ വേരുകളെ പറിച്ചു കുലകളെ കൊത്തിക്കളക ഇല്ലയോ?
തഴെച്ച ഇല ഒക്കയും ഉണങ്ങിപ്പോം, വേരുകളിന്മേൽ അതു നിവിൎത്തു
൰ വാൻ ബലത്ത കൈക്കും ബഹുജനത്തിന്നും ആവതില്ല. ഇതാ നടപ്പെ
ട്ടിട്ടും സാധിക്കുമോ? കിഴക്കൻ കാററ് അതിൽ തട്ടിയാൽ ഉടനേ മുററ
ഉണങ്ങുക ഇല്ലയോ? അതു തഴെച്ച തടങ്ങളിൽ ഉണങ്ങും.
൰൧.൰൨ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മത്സരഗൃഹ
ത്തോട് ഇത് എന്ത് എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ? എന്നു പറഞ്ഞാലും! പറ
ക: ബാബേൽരാജാവ് അതാ യരുശലേമിൽ വന്നു അതിലേ അരചനെ
യും പ്രഭുക്കളെയും പിടിച്ചു ബാബേലിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി;
൰൩ രാജകുലത്തിൽ (ഒരുത്തനെ) എടുത്തു നിയമം ഖണ്ഡിച്ചു ആണ ഇടുവിച്ചു,
൰൪ എങ്കിലും ഉയൎന്നു പോകാതേ താണ രാജ്യമായി നിയമത്തെ കാത്തുകൊ
ണ്ടു നില്ക്കേണം എന്നു വെച്ചു ദേശത്തിലേ ബലവാന്മാരെ അവൻ എടു
൰൫ ത്തുകൊണ്ടു പോയി. (ചിദക്കിയാവോ) മിസ്രേക്കു ദൂതന്മാരെ അയച്ചു
കുതിരകളെയും ബഹുജനത്തെയും കൊടുപ്പാൻ ചോദിച്ചു അവനോടു
മറുത്തുപോയി. അവൻ തഴെക്കുമോ? ഇവ ചെയ്യുവൻ ഒഴിച്ചു പോരു
൰൬ മോ? നിയമത്തെ ഭഞ്ജിച്ചിട്ടു വഴുതിപ്പോരുമോ? യഹോവാകൎത്താവിൻ
അരുളപ്പാടാവിതു: എൻ ജീവൻ ആണ ഏവൻ അവനെ വാഴിച്ചു ഏ
വൻേറ ആണയെ അവൻ ധിക്കരിച്ചു നിയമം ഭഞ്ജിച്ചതു ആ രാജാ
വിൻ സ്ഥലത്തിലും അണയത്തും ബാബേലിൻ മദ്ധ്യേ തന്നേ അവൻ
൰൭ മരിക്കും. ഫറോവോ മഹാബലത്താലും അനേകസമൂഹത്താലും അല്ല
അവനു പോരിൽ തുണെക്കും, ബഹുപ്രാണനാശത്തിന്നായി മേടു

൧൮ കുന്നിച്ചു കൊത്തളങ്ങൾ പണിയുമ്പോൾ തന്നേ. അവൻ ആണയെ
ധിക്കരിച്ചു നിയമത്തെ ഭഞ്ജിച്ചു, ഇതാ കൈകൊടുത്ത ശേഷം ഇത് എ
൧൯ ല്ലാം ചെയ്തു പോയി, അവൻ വഴുതി പോരുക ഇല്ല. അതു കൊണ്ടു
യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: എൻ ജീവനാണ അവൻ ധി
ക്കരിച്ച എന്റേ ആണയെയും ഭഞ്ജിച്ച നിയമത്തെയും ഞാൻ അവ
൨൦ ന്റേ തലമേൽ വരുത്തുന്നുണ്ടു. (൧൨, ൧൩) എൻ വലയെ അവന്റേ
മേൽ വീശും, എൻ കണിയിൽ അവൻ കുടുങ്ങും, ഞാൻ അവനെ ബാ
ബേലിൽ കൊണ്ടുചെന്നു എന്നോടു ദ്രോഹിച്ച ദ്രോഹം ചൊല്ലി അവിടേ
൨൧ അവനോടു വ്യവഹരിക്കും. അവന്റേ സകലപടച്ചാൎത്തുകളിലും മണ്ടി
പ്പോയവരും എല്ലാം വാളാൽ വീഴുകയും ശേഷിച്ചവർ എല്ലാ കാററിന്നും
ചിതറുകയും യഹോവയായ ഞാൻ ഉരെച്ചു എന്നു നിങ്ങൾ അറിക
യും ചെയ്യും.
൨൨ യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു; ഞാനോ ഉന്നതദേവദാരു
വിൻ തലയിൽനിന്ന് ഒന്ന് എടുത്തു സ്ഥാപിക്കും, അതിൻ ചില്ലികളുടേ
മേലേതിൽനിന്നു നേരിയതിനെ അടൎത്തു ഉച്ചൈർ ഉയൎന്ന മലമേൽ ഇ
൨൩ ളന്തൈയായി നടും; ഇസ്രയേലിൻ ഉന്നതപൎവ്വതത്തിൽ ഞാൻ അതു
നടും, അതു കൊമ്പുകളെ ഉല്പാദിച്ചു ഫലം ഉണ്ടാക്കി പുഷ്ടിച്ച ദേവദാരു
ആകും, ഏതു വക ചിറകുമുള്ള പക്ഷി എല്ലാം അതിൻ കീഴേ പാൎക്കും,
൨൪ അതിൻ ശാഖകളുടേ നിഴലിൽ പാൎക്കും. യഹോവയായ ഞാൻ ഉയൎന്ന
മരത്തെ താഴ്ത്തി താണമരത്തെ ഉയൎത്തി പച്ചമരം ഉണക്കി ഉണങ്ങിയ
മരം തഴപ്പിച്ചു എന്നു വയലിലേ വൃക്ഷങ്ങൾ ഒക്കയും അറിയും. യഹോ
വയായ ഞാൻ ഉരെച്ചും ചെയ്തും ഇരിക്കുന്നു.

൧൮. അദ്ധ്യായം.

താന്താന്റേ കുററത്തിന്നു ശിക്ഷ ഉണ്ടു (൫) നീതിയാൽ തനിക്കേ ജീവനുള്ളു. (൧൦) മകന്ന് അത് ഉതകാതു (൧൪) താൻ തനിക്കു നോക്കേണം (൨൧) മാനസാന്തരത്താലേ രക്ഷ ഉള്ളു.

൧. ൨ യഹോവാവചനം എനിക്കുണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: അച്ഛന്മാർ പിഞ്ചുതി
ന്നാൽ മക്കൾക്കു പല്ലുകൾ കൂശും (യിറ. ൩൧, ൨൯) എന്നൊരു സദൃശം
൩ ഇസ്രയേൽനാട്ടിൽ നിങ്ങൾ പ്രയോഗിപ്പാൻ എന്തു? എൻ ജീവൻ ആണ
ഈ സദൃശം ഇനി ഇസ്രയേലിൽ മൊഴിക്കരുത് എന്നു യഹോവാകൎത്താ
൪ വിൻ അരുളപ്പാടു. ഇതാ സകലദേഹികളും എനിക്കുള്ളവ, അച്ഛന്റേ

ദേഹിയും മകൻേറ ദേഹിയും ഒരു പോലേ എനിക്കുള്ളവ, പിഴെക്കുന്ന
ദേഹിയേ മരിക്കുന്നുള്ളു.
൫. ൬ ഒരുവൻ നീതിമാനായി നേരും ന്യായവും ചെയ്തു, മലകളിന്മേൽ
ഭക്ഷിക്കാതേയും ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിൻ മുട്ടങ്ങൾക്കു നേരേ കണ്ണ് ഉയ
ൎത്താതേയും കൂട്ടുകാരൻേറ ഭാൎയ്യയെ തീണ്ടിക്കാതേയും തീണ്ടായവളോട്
൭ അണയാതേയും, ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതേയും ഒട്ടും പിടിച്ചുപറി
ക്കാതേയും പാൎത്തു, കടത്തിന്നുള്ള പണയം മടക്കിക്കൊടുത്തു, വിശക്കുന്ന
൮ വന്ന് അപ്പം നല്കി നഗ്നനെ വസ്ത്രം പുതപ്പിച്ചു, പലിശെക്കു കൊടു
ക്കാതേ പൊലിവാങ്ങാതേ, അക്രമത്തിൽനിന്നു കൈ നീക്കി, ആൾക്ക്
൯ ആളോടുള്ള ഇടച്ചലിൽ പട്ടാങ്ങുന്യായം തീൎത്തു, സത്യം പ്രവൃത്തി
പ്പാൻ എൻേറ വെപ്പുകളിൽ നടന്നു എൻ ന്യായങ്ങളെ കാത്തുകൊണ്ടാൽ
ആയവൻ നീതിമാൻ. അവൻ ജീവിക്കേ ഉള്ളു എന്നു യഹോവാകൎത്താ
൧൦ വിൻ അരുളപ്പാടു.— അവന്നു പക്ഷേ ഒർ ഉഗ്രപുത്രൻ ജനിക്കും,
രക്തം ചിന്നുന്നവനോ അച്ശൻ ഒട്ടും ചെയ്യാതവ മേല്പടി ഒന്നുമാത്രം
൧൧ ചെയ്യുന്നവനോ, മലകളിന്മേൽ ഭക്ഷിച്ചു കൂട്ടുകാരൻേറ ഭാൎയ്യയെ തീ
൧൨ ണ്ടിച്ചു, ദീനദരിദ്രരെ ഉപദ്രവിച്ചു, പിടിച്ചുപറിച്ചു, പണയത്തെ മട
൧൩ ക്കാതേ, മുട്ടങ്ങൾക്കു നേരേ കണ്ണ് ഉയൎത്തി അറെപ്പു ചെയ്തു, പലിശെക്കു
കൊടുത്തു പൊലിവാങ്ങിപ്പോയാൽ, അവൻ ജീവിക്കയോ? ജീവിക്ക ഇല്ല;
ഈ അറെപ്പുകൾ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടു മരിക്കേ ഉള്ളു, അവൻേറ രക്തം അ
൧൪ വന്മേൽ ആകും.— ഇവന്ന് ഇതാ ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു അപ്പൻ ചെ
യ്യുന്ന പാപങ്ങളെ ഒക്കയും കണ്ടു, കണ്ടിട്ടും ആ വക ചെയ്യാത്തവൻ.
൧൫ മലകളിന്മേൽ ഭക്ഷിക്ക ഇല്ല ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിൻ മുട്ടങ്ങൾക്കു നേരേ
൧൬ കണ്ണ് ഉയൎത്തുകയും ഇല്ല, കൂട്ടുകാരൻേറ ഭാൎയ്യയെ തീണ്ടിക്കാതേ, ആരെ
യും ഉപദ്രവിക്കാതേ പണയം വെച്ചുകൊള്ളാതേ, പിടിച്ചുപറിക്കാതേ
പാൎത്തു, വിശക്കുന്നവന് അപ്പം നല്കി നഗ്നനെ വസ്ത്രം പുതപ്പിച്ചു,
൧൭ ദീനനിൽനിന്നു കൈനീക്കി പലിശയും പൊലിവും വാങ്ങാതേകണ്ടു
എൻ ന്യായങ്ങളെ ചെയ്തുവരുന്നു. അപ്പൻേറ കുററത്താൽ ഇവൻ മരി
൧൮ ക്കയില്ല, ജീവിക്കേ ഉള്ളു. അപ്പൻ പീഡിപ്പിച്ചു സഹോദരനോടു പി
ടിച്ചുപറിച്ചു തൻ ജനമദ്ധ്യേ നന്നല്ലാത്തതു ചെയ്കയാൽ അതാ തൻ കു
൧൯ ററത്താൽ മരിക്കും.— പിന്നേ അപ്പൻേറ കുററത്തെ മകൻ കൂടി ചുമക്കാ
തത് എന്തിട്ടു? എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു. മകനോ നേരും ന്യായവും
ചെയ്തു എൻ വെപ്പുകളെ ഒക്കയും കാത്തു നടത്തി, അവൻ ജീവിക്കേ

൨൦ ഉള്ളു. പിഴെക്കുന്ന ദേഹിയായതു മരിക്കും, അപ്പന്റെ കുററം
മകൻ കൂടി ചുമക്ക ഇല്ല, മകന്റെ കുററം അപ്പൻ കൂടി ചുമക്കയും
ഇല്ല; നീതിമാന്റെ നീതി അവന്മേൽ ആകും, ദുഷ്ടന്റെ ദുഷ്ടത അവ
ന്മേൽ അത്രെ.
൨൧ ദുഷ്ടനോ ചെയ്ത പാപങ്ങളെ ഒക്കയും വിട്ടു തിരിഞ്ഞു എന്റെ എല്ലാ
വെപ്പുകളെയും കാത്തു നേരും ന്യായവും ചെയ്യും എങ്കിൽ മരിക്കാതെ ജീ
൨൨ വിക്കേ ഉള്ളു. അവൻ ചെയ്ത സകലദ്രോഹങ്ങളും അവനോട് ഓൎമ്മ
൨൩ പ്പെടുക ഇല്ല, താൻ ചെയ്ത നീതിയാൽ ജീവിക്കും. ദുഷ്ടന്റെ മരണ
ത്തെ ഞാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നുവോ? എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാ
൨൪ ടു, തൻ വഴിയെ വിട്ടു തിരിഞ്ഞു ജീവിക്കേണം എന്നല്ലയോ?— നീതി
മാനോ തന്റെ നീതിയെ വിട്ടു തിരിഞ്ഞ് അക്രമം ചെയ്തു ദുഷ്ടൻ ചെയ്ത
എല്ലാ അറെപ്പുകളെയും നടത്തിയാൽ അവൻ ജീവിക്കുമോ? അവൻ
ചെയ്ത സകലനീതികളും ഓൎമ്മപ്പെടുക ഇല്ല, അവൻ ലംഘിച്ച ദ്രോഹ
൨൫ ത്താലും പിഴെച്ച പാപത്താലും തന്നേ മരിക്കും. നിങ്ങളോ: കൎത്താവി
ന്റെ വഴി ശരി അല്ല എന്നു പറയുന്നു. ഇസ്രയേൽഗൃഹമേ കേട്ടുകൊൾ
വിൻ! എന്റെ വഴി ശരി അല്ല എന്നോ? നിങ്ങടേ വഴികൾ അല്ലോ
൨൬ ശരി അല്ലാത്തതു? നീതിമാൻ തൻ നീതിയെ വിട്ടു തിരിഞ്ഞു അക്രമം
൨൭ ചെയ്തിട്ടു മരിച്ചാൽ അവൻ ചെയ്ത അക്രമത്താലേ മരിപ്പൂ.— ദുഷ്ടനോ
ചെയ്ത ദുഷ്ടതയെ വിട്ടു തിരിഞ്ഞു നേരും ന്യായവും ചെയ്താൽ സ്വദേഹി
൨൮ യെ ജീവിപ്പിക്കും. അവൻ കണ്ടു, താൻ ചെയ്ത സകലദ്രോഹങ്ങളെയും
൨൯ വിട്ടു തിരിഞ്ഞാൽ മരിക്കാതെ ജീവിക്കേ ഉള്ളു. എന്നിട്ടും കൎത്താവിൻ
വഴി ശരി അല്ല എന്ന് ഇസ്രയേൽഗൃഹം പറയുന്നു. അല്ലയോ ഇസ്ര
യേൽഗൃഹമേ! എന്റെ വഴികൾ ശരി അല്ല എന്നോ, ശരി അല്ലാത്തതു
൩൦ നിങ്ങടേ വഴികൾ അല്ലോ? അതുകൊണ്ടു ഇസ്രയേൽഗൃഹമേ നിങ്ങൾ
ക്കു ഞാൻ ന്യായം വിധിപ്പതു അവനവന്റെ വഴികൾക്ക് ഒത്തവണ്ണമേ,
എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു. (പാപം) നിങ്ങൾക്ക് അകൃത്യ
ത്തിന്ന് ഇടൎച്ച ആകാതവണ്ണം മനം തിരിഞ്ഞു നിങ്ങടേ സകലദ്രോഹങ്ങ
൩൧ ളെയും വിട്ടു മടങ്ങുവിൻ. നിങ്ങൾ ലംഘിച്ചു ചുമക്കുന്ന സകലദ്രോഹ
ങ്ങളെയും എറിഞ്ഞുകളവിൻ! നിങ്ങൾക്കു പുതിയ ഹൃദയവും പുതിയ ആ
ത്മാവും ഉണ്ടാക്കിക്കൊൾവിൻ! ഇസ്രയേൽഗൃഹമേ നിങ്ങൾ മരിപ്പാൻ
൩൨ എന്തു? ഞാനാകട്ടേ ചാകുന്നവന്റെ മരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നു
യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു. എന്നാൽ മനം തിരിഞ്ഞു ജീവിപ്പിൻ!

൧൯. അദ്ധ്യായം.

യോവഹാജ് യോയഖീൻ (൧൦) മുതലായവരുടേ നാശംകൊണ്ടുള്ള വിലാപം.

൧ നീയോ ഇസ്രയേൽമന്നവന്മാരെ ചൊല്ലി വിലാപം തുടങ്ങി പറക:
൨ സിംഹിയായ നിന്റേ അമ്മ സിംഹികളുടേ ഇടയിൽ അമൎന്നു ബാല
സിംഹങ്ങളുടേ മദ്ധ്യേ തന്റേ കുട്ടികളെ വളൎത്തിയത് എന്തിനു?
൩ കുട്ടികളിൽ ഒന്നിനെ അവൾ വലുതാക്കി അതു ചെറു കോളരിയായി
൪ തീൻ ഇര പിടിപ്പാൻ ശീലിച്ചു മനുഷ്യരെ തിന്നു. ജാതികൾ അവ
ന്റേ വസ്തുത കേട്ടാറേ അവരുടേ കുഴിയിൽ കുടുങ്ങി, അവർ മൂക്കിൽ
൫ കൊളുത്തുകളെ ഇട്ടു അവനെ മിസ്രദേശത്തു കൊണ്ടുപോയി.— ആശ
ചൊട്ടി കെട്ടുപോയത് അവൾ കണ്ടു കുട്ടികളിൽ മറ്റൊന്നിനെ എടുത്തു
൬ അവനെ ബാലസിംഹമാക്കി. അവൻ സിംഹികളുടേ ഇടയിൽ പെരു
മാറി കോളരിയായി തീൻ ഇര പറിപ്പാൻ ശീലിച്ചു മനുഷ്യരെ തിന്നു,
൭ കൊന്നവരുടേ വിധവകളെ അറിഞ്ഞു ഊരുകളെ പാഴാക്കി അലറുന്ന ഒ
൮ ലിയാൽ ദേശവും അതിൽ നിറയുന്നതും ശൂന്യമായിപ്പോയി. അപ്പോൾ
ചുറ്റുമുള്ള നാടുകളിലേ ജാതികൾ അവനെക്കൊള്ളേ വല നിറുത്തി അ
വന്റേ മേൽ വീശി, അവരുടേ കുഴിയിൽ അവൻ കുടുങ്ങിപ്പോയി.
൯ അവർ മൂക്കിൽ കൊളുത്തുകൾ ഇട്ടു അവനെ കൂട്ടിൽ ആക്കി ബാബേൽ
രാജാവിന്നു കൊണ്ടുചെന്നു കോട്ടയിൽ പൂകിച്ചു ഇസ്രയേൽമലകളിൽ അ
വന്റേ നാദം ഇനി കേളാതാക്കിവെക്കയും ചെയ്തു.
൧൦ നിന്റേ അമ്മയോ സാവധാനകാലത്തിൽ വെള്ളത്തിന്നരികേ നട്ട
മുന്തിരിവള്ളിക്കു സമം, ആയതു വെള്ളപ്പെരിപ്പത്താൽ തഴെച്ചു പൂത്തു
൧൧ കാച്ചു, ഉണ്ടായ ബലത്തകൊമ്പുകൾ വാഴുന്നോരുടേ ചെങ്കോലുകൾക്കും
കൊള്ളാം. കാറുകളോളം അതിൻ വളൎച്ച ഉയൎന്നു, ചില്ലികളുടേ കൂട്ട
൧൨ ത്തോടേ ഉന്നതിയിൽ കാണായി. (ദൈവ)ക്രോധം അതിനെ (വേ
രോടു) പൊരിച്ചു നിലത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു, കിഴക്കങ്കാറു ഫലത്തെ ഉണക്കി
൧൩ ബലത്ത കൊമ്പുകൾ തകൎന്നു വെന്തു തീക്ക് ഇരയായി. ഇപ്പോൾ അതു
൧൪ മരുവിൽ ദാഹിച്ചു വറണ്ട നിലത്തു നടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശാഖകളുടേ
കോലിൽനിന്നോ അഗ്നി പുറപ്പെട്ടു അതിൻ ഫലത്തെ തിന്നുന്നു, ബല
ത്തകൊമ്പും വാഴുന്ന ചെങ്കോലും അതിൽ ഇനി ഉണ്ടാകയും ഇല്ല. ഇതു
വിലാപമത്രേ വിലാപം ആകയും ചെയ്യും.

൨൦. അദ്ധ്യായം.

ഇസ്രയേലിൽ മത്സരം (൫) മുളെച്ച (൧൩) വളൎന്നു (൨൭) തികഞ്ഞതിന്നു (൩൨) ന്യായവിധി വേണ്ടിയതു. (൩൯) ശുദ്ധിയോടു നിവൎത്തനവും വരും (അദ്ധ്യ. ൨൩വരേ തുടൎച്ച).

൧ ഏഴാം ആണ്ടിൽ അഞ്ചാം (തിങ്ങളുടേ) പത്താം തിയ്യതിയിൽ ഇസ്ര
യേൽമൂപ്പന്മാരിൽ ചിലർ യഹോവയോടു ചോദിപ്പാൻ വന്നു എന്റേ
൨ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു. അന്നു യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറ
൩ ഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര ഇസ്രയേൽമൂപ്പന്മാരോട് ഉരിയാടി പറക: യ
ഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: എന്നോടു ചോദിപ്പാൻ നിങ്ങൾ
വന്നുവോ? എൻ ജീവനാണ ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്നോടു ചോദിപ്പിക്ക
൪ ഇല്ല, എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു. നീ അവൎക്ക് ന്യായം
വിധിക്കുമോ? മനുഷ്യപുത്ര, ന്യായം വിധിക്കുമോ? അപ്പന്മാരുടേ
അറെപ്പുകൾ അവൎക്ക് അറിയിച്ചു പറക:
൫ യഹോവാകൎത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഞാൻ ഇസ്രയേലെ തെരി
ഞ്ഞെടുത്തു യാക്കോബ്ഗൃഹത്തിൻ സന്തതിക്ക് എൻ കൈ ഉയൎത്തി മിസ്ര
ദേശത്തിൽ എന്നെ അവൎക്ക് അറിയുമാറാക്കി "ഞാൻ നിങ്ങളുടേ ദൈവ
൬ മായ യഹോവ" എന്നു സത്യം ചെയ്യുന്ന ദിവസത്തിൽ, അന്ന് അവരെ
മിസ്രദേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ചു സൎവ്വദേശശിഖാമണിയായി ഞാൻ
അവൎക്ക് ഒററുനോക്കിയതും പാലും തേനും ഒഴുകുന്നതുമായ നാട്ടിൽ ആ
൭ ക്കുവാൻ അവൎക്കു കൈ ഉയൎത്തി കല്പിച്ചിതു: "നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ
തൻ കണ്ണുകളുടേ വെറുപ്പുകളെ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു മിസ്രമുട്ടങ്ങളാൽ തീണ്ടാ
൮ തേ ഇരിപ്പിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളുടേ ദൈവമായ യഹോവ."— എന്നാറേ
അവർ എന്നോടു മറുത്തു എന്നെ ചെവിക്കൊൾവാൻ മനസ്സ് ഇല്ലാഞ്ഞു,
കണ്ണുകളുടേ വെറുപ്പുകളെ ആരും കളയാതേ മിസ്രമുട്ടങ്ങളെ കൈവിടാ
തേ പാൎത്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടേ മേൽ എൻ ഊഷ്മാവിനെ ചൊ
രിഞ്ഞു മിസ്രദേശമദ്ധ്യേ അവരിൽ കോപനിവൃത്തി വരുത്തുവാൻ ഭാവിച്ചു.
൯ എങ്കിലും എൻ നാമം നിമിത്തം ഞാൻ (വേറേ) ചെയ്തു; ആരുടേ നടുവിൽ
അവർ ഇരുന്നു, ആരുടേ കണ്ണുകൾ കാണ്കേ ഞാൻ അവരെ മിസ്രദേശ
ത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുവിപ്പാൻ എന്നെ അറിയുമാറാക്കിയതു ആ ജാതികളു
൧൦ ടേ കണ്ണിൽ എൻ നാമം ബാഹ്യമായി തോന്നാതവണ്ണമേ. അങ്ങനേ
മിസ്രദേശത്തുനിന്ന് അവരെ പുറപ്പെടുവിച്ചു മരുവിലേക്കു കൊണ്ടു

൧൧ ചെന്നു, എൻ വെപ്പുകളെ അവൎക്കു കൊടുത്തു എൻ ന്യായങ്ങളെ ഗ്ര
൧൨ ഹിപ്പിച്ചു, അവ മനുഷ്യൻ ചെയ്തിട്ടു വേണം ജീവിപ്പാൻ. എനിക്കും അ
വൎക്കും ഇടയിൽ അടയാളം ആവാൻ എന്റേ ശബ്ബത്തുകളെയും കൊടു
ത്തതു അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യഹോവ ഞാൻ എന്ന് അറിവാൻ
തന്നേ.

൧൩ ഇസ്രയേൽഗൃഹമോ മരുഭൂമിയിൽ എന്നോടു മറുത്തു, മനുഷ്യൻ ജീവി
പ്പാൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന എൻ വെപ്പുകളിൽ നടക്കാതേ എൻ ന്യായങ്ങളെ
ധിക്കരിച്ചു എൻ ശബ്ബത്തുകളെ ഏററവും ബാഹ്യമാക്കി പോയി. മരുവി
ലും എൻ ഊഷ്മാവിനെ അവരുടേ മേൽ ചൊരിഞ്ഞു അവരെ മുടിപ്പാൻ
൧൪ ഭാവിച്ചു. എൻ നാമം നിമിത്തം (വേറേ) ചെയ്തു താനും, ആരുടേ കണ്ണു
കൾ കാണ്കേ ഞാൻ അവരെ പുറപ്പെടീച്ച ആ ജാതികളുടേ കണ്ണിൽ അ
൧൫. ൧൬ തു ബാഹ്യമായി തോന്നാതവണ്ണമേ. എങ്കിലും അവരുടേ ഹൃദയം ആ
മുട്ടങ്ങളെ പിന്തുടരുകയാൽ അവർ എൻ ന്യായങ്ങളെ ധിക്കരിച്ചു എൻ
വെപ്പുകളിൽ നടക്കാതേ എൻ ശബ്ബത്തുകളെ ബാഹ്യമാക്കകൊണ്ടു,
പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന സൎവ്വദേശശിഖാമണിയായ നാട്ടിൽ അവരെ പൂ
കിക്ക ഇല്ല എന്നു മരുവിൽ അവൎക്കു കൈ ഉയൎത്തി (സത്യം ചെയ്തു).
൧൭ എൻ കണ്ണ് അവരെ ആദരിച്ചു നോക്കുകയാൽ മരുവിൽ സംഹരിച്ചതും
൧൮ മുടിവു വരുത്തിയതും ഇല്ല താനും.— അവരുടേ മക്കളോടു ഞാൻ മരു
വിൽ പറഞ്ഞു: അപ്പന്മാരുടേ വെപ്പുകളിൽ നടക്കായ്വിൻ, അവരുടേ
൧൯ ന്യായങ്ങളെ സൂക്ഷിയായ്വിൻ അവരേ മുട്ടങ്ങളാൽ തീണ്ടായ്വിൻ. നിങ്ങ
ളുടേ ദൈവമായ യഹോവ ഞാൻ തന്നേ. എൻ വെപ്പുകളിൽ നടന്നും
൨൦ എൻ ന്യായങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചും ചെയ്തും, എൻ ശബ്ബത്തുകളെ വിശുദ്ധീകരി
ച്ചും കൊൾവിൻ. ഞാൻ നിങ്ങളുടേ ദൈവമായ യഹോവ എന്ന് അറി
൨൧ വാൻ അവ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ അടയാളം ആക!— എന്നാ
റേ മക്കളും എന്നോടു മറുത്തു മനുഷ്യൻ ജീവിപ്പാൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന എൻ
വെപ്പുകളിൽ നടക്കാഞ്ഞു എൻ ന്യായങ്ങളെ ചെയ്വാൻ സൂക്ഷിയാഞ്ഞു
എൻ ശബ്ബത്തുകളെ ബാഹ്യമാക്കി പോന്നു. ഞാനും എൻ ഊഷ്മാവിനെ
അവരുടേ മേൽ ചൊരിഞ്ഞു മരുവിൽ തന്നേ കോപനിവൃത്തി വരുത്തു
൨൨ വാൻ ഭാവിച്ചു. എങ്കിലും കൈ മടക്കി എൻ നാമം നിമിത്തം (വേറേ)
ചെയ്തു ആരുടേ കണ്ണുകൾ കാണ്കേ ഞാൻ അവരെ പുറപ്പെടീച്ച ആ
൨൩ ജാതികൾക്ക് അതു ബാഹ്യമായി തോന്നാതവണ്ണമേ. മരുവിൽ തന്നേ
അവൎക്കു കൈ ഉയൎത്തി ജാതികളിൽ അവരെ ചിന്നിച്ചു രാജ്യങ്ങളിൽ ചി

൨൪ തറിപ്പാൻ (സത്യം ചെയ്തു)താനും. എൻ ന്യായങ്ങളെ ചെയ്യാതേ എൻ
വെപ്പുകളെ ധിക്കരിച്ചു എൻ ശബ്ബത്തുകളെ ബാഹ്യമാക്കി കണ്ണുകൾ അ
൨൫ പ്പന്മാരുടേ മുട്ടങ്ങളെ പിന്തേരുക ഹേതുവാലത്രേ. നന്നല്ലാത്ത വെപ്പു
കളെയും ജീവനെ വരുത്താത്ത ന്യായങ്ങളെയും അവൎക്കു ഞാൻ കൊടുത്തു,
൨൬ ഗൎഭം തുറക്കുന്ന ഈററ് എല്ലാം തീയൂടേ കടത്തിച്ചു ഇങ്ങനേ അവരെ
സ്വന്തവഴിപാടുകളിലും അശുദ്ധമാക്കിയതു അവൎക്കു ഭ്രമം വരുത്തുവാനും
ഞാൻ യഹോവ എന്ന് അവർ അറിവാനും തന്നേ.
൨൭ അതുകൊണ്ടു മനുഷ്യപുത്ര ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തോട് ഉരിയാടി പറക!
യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: നിങ്ങളുടേ അപ്പന്മാർ എന്നോടു
൨൮ ദ്രോഹിച്ച ലംഘനത്തിൽ ഇനി ഒന്നുണ്ടു എന്നെ ദുഷിച്ചതു: ഞാൻ അവൎക്കു
കൊടുപ്പാൻ കൈ ഉയൎത്തിയ നാട്ടിൽ പൂകിച്ചശേഷം അവർ ഏതു ഉയ
ൎന്ന കുന്നും തഴെച്ച മരവും എല്ലാം കണ്ടു അവിടേ തങ്ങളുടേ ബലികളെ
കഴിച്ചു അവിടേ വ്യസനത്തിന്നുള്ള കാഴ്ച വെച്ചു അവിടേ ഇഷ്ടവാസ
൨൯ നയെ അൎപ്പിച്ചു അവിടേ (മദ്യത്താൽ) ഊക്കഴിക്കയും ചെയ്തു. നിങ്ങൾ
ചെല്ലുന്ന കുന്നുകാവു എന്തു പോൽ? എന്നു ഞാൻ അവരോടു പറഞ്ഞിട്ടും
൩൦ ഇന്നേ വരേ കുന്നുകാവു എന്നു പേർ വിളിച്ചു പോരുന്നു. അതുകൊണ്ടു
ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തോടു പറക: യഹോവാകൎത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയു
ന്നു: അല്ലയോ ഇസ്രയേൽഗൃഹമേ, നിങ്ങൾ അപ്പന്മാരുടേ വഴിയിൽ
നിങ്ങളെ തന്നേ തീണ്ടിക്കയും അവരുടേ വെറുപ്പുകളോടു പററി പുല
൩൧ യാടുകയും, വഴിപാടുകൾ കഴിക്കയാലും മക്കളെ തീയൂടേ കടത്തുക
യാലും നിങ്ങളുടേ സകലമുട്ടങ്ങളോടും നിങ്ങളെ തന്നേ ഇന്നേവരേ
അശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്തുകൊൾകേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചോദിപ്പിക്കയോ?
എൻ ജീവനാണ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചോദിപ്പിക്ക ഇല്ല എന്നു യഹോവാ
കൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.
൩൨ നാം ജാതികളെ പോലേ ആക, രാജ്യങ്ങളിലേ കുലങ്ങൾക്ക് ഒത്തു
ചമഞ്ഞു മരവും കല്ലും ശുശ്രൂഷിക്കും എന്നു നിങ്ങൾ പറയുംപ്രകാരം അ
൩൩ ങ്ങേ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് ഒന്നു മാത്രം ഉണ്ടാക ഇല്ല. എൻ ജീവനാ
ണ ബലത്ത കൈയാലും നീട്ടിയ ഭുജത്താലും ചൊരിയുന്ന ഊഷ്മാവിനാ
ലും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ വാഴകേ ഉള്ളു എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുള
൩൪ പ്പാടു. ബലത്ത കൈയാലും നീട്ടിയ ഭുജത്താലും ചൊരിയുന്ന ഊഷ്മാവി
നാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ വംശങ്ങളിൽനിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ചു നിങ്ങൾ ചി
൩൫ തറിപ്പോയ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു ചേൎത്തു, വംശങ്ങളുടേ മരുവിൽ നിങ്ങ

൩൬ ളെ വ്യവഹരിച്ചു മുഖാമുഖമായി അവിടേ നിങ്ങളോടു വ്യവഹരിക്കും. നിങ്ങ
ളുടേ അപ്പന്മാരോടു മിസ്രദേശത്തിൻ മരുവിൽ വ്യവഹരിച്ച പ്രകാരം
ഞാൻ നിങ്ങളോടും വ്യവഹരിക്കും എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരു
൩൭ ളപ്പാടു. (ഇടയ)ക്കോലിൻ കീഴേ ഞാൻ നിങ്ങളെ കടപ്പാറാക്കി നിയ
൩൮ മത്തിൻ ബന്ധനത്തിൽ നിങ്ങളെ അകപ്പെടുത്തും. എന്നോടു മറുക്കുന്ന
വരെയും ദ്രോഹിക്കുന്നവരെയും ഞാൻ നിങ്ങളിൽനിന്നു വേറാക്കും, ദേ
ശാന്തരികളായി പാൎക്കുന്ന നാട്ടിൽനിന്ന് അവരെ പുറപ്പെടുവിക്കും എ
ങ്കിലും ഇസ്രയേൽദേശത്ത് ആരും പൂക ഇല്ല; ഞാൻ യഹോവ എന്നു
നിങ്ങൾ അറികയും ചെയ്യും.
൩൯ നിങ്ങളോ ഹേ ഇസ്രയേൽഗൃഹമേ പോയി അവനവൻ തൻ മുട്ടങ്ങ
ളെ സേവിപ്പിൻ! എന്നു യഹോവാകൎത്താവു പറയുന്നു. പിന്നേതിലോ
നിങ്ങൾ എന്നെ ചെവിക്കൊള്ളും നിശ്ചയം, എൻ വിശുദ്ധനാമത്തെ നി
ങ്ങളുടേ വഴിപാടുകളും മുട്ടങ്ങളുംകൊണ്ട് ഇനി ബാഹ്യമാക്കുക ഇല്ല;
൪൦ എൻ വിശുദ്ധപൎവ്വതത്തിൽ ഇസ്രയേലിൻ ഉയൎന്ന മലയിൽ തന്നേ ഇസ്ര
യേൽഗൃഹം ഒക്കയും ദേശത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടി സാക്ഷാൽ എന്നെ
സേവിക്കും എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു, അവിടേ ഞാൻ അ
വരെ അംഗീകരിക്കും, അവിടേ നിങ്ങളുടേ മീത്തുകളെയും വഴിപാടുക
ളുടേ ആദ്യഫലങ്ങളെയും നിങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന സമസ്തവുമായി
൪൧ ഞാൻ ചോദിക്കും. ഞാൻ വംശങ്ങളിൽനിന്നു നിങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിച്ചും
ചിതറിപ്പോയ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു ചേൎത്തുംകൊണ്ടു ജാതികൾ കാണ്കേ
നിങ്ങളിൽ വിശുദ്ധനായി കാട്ടുമ്പോൾ ഇഷ്ടവാസനയായി നിങ്ങളെ
൪൨ അംഗീകരിക്കും. നിങ്ങടേ അപ്പന്മാൎക്കു കൊടുപ്പാൻ ഞാൻ കൈ ഉയ
ൎത്തിയ ദേശമാകുന്ന ഇസ്രയേൽനാട്ടിൽ നിങ്ങളെ പൂകിക്കയിൽ ഞാൻ യ
൪൩ ഹോവ എന്നു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു, നിങ്ങടേ വഴികളെയും നിങ്ങളെ ത
ന്നേ തീണ്ടിച്ച കൎമ്മങ്ങളെയും ഓൎത്തു, ചെയ്തു തീമകൾ എല്ലാം വിചാരിച്ചു
൪൪ നിങ്ങളിൽ തന്നേ മനമ്പിരിച്ചൽ തോന്നും. ഞാനോ ഇസ്രയേൽഗൃഹ
മേ നിങ്ങടേ വല്ലാത്ത വഴികൾക്കും ചീത്ത കൎമ്മങ്ങൾക്കും ഒത്തവണ്ണമല്ല
എൻ നാമം നിമിത്തം നിങ്ങളോടു പ്രവൃത്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ യഹോവ എ
ന്നു നിങ്ങൾ അറികയും ചെയ്യും എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.

൨൧. അദ്ധ്യായം.

ദവാഗ്നിയായി (൬) യഹോവയുടേ വാൾ (൨൩) യഹൂദയെയും അമ്മോന്യ
രെയും ഒടുക്കും. (൩൧) മശീഹ മാത്രം രാജത്വപൌരോഹിത്യങ്ങളെ പുതുക്കും.

൧. ൨ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര മുഖ
ത്തെ തെക്കോട്ടു വെച്ചു ദക്ഷിണദിക്കു നോക്കി തുകി വറണ്ട ഭൂമിയിലേ
൩ വനത്തിന്നു നേരേ പ്രവചിക്ക! തെക്കേ വനത്തോടു പറക: യഹോ
വാവചനത്തെ കേൾക്ക! യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഇതാ
ഞാൻ നിന്നിൽ അഗ്നികത്തിക്കുന്നതു ഏതു പച്ചമരവും ഏതു ഉണങ്ങിയ
മരവും തിന്നും, കഠോരജ്വാല കെടാതു, തെക്കുമുതൽ വടക്കോട്ടു സകലമു
൪ ഖം അതിനാൽ വെന്തുവിയും. യഹോവയായ ഞാൻ അതു കൊളുത്തി
൫ എന്ന് എല്ലാ ജഡവും കാണും; അതു കെടുക ഇല്ല. ഞാനോ പറഞ്ഞു:
യഹോവാകൎത്താവേ അവൻ സദൃശങ്ങൾ മൊഴിയുന്നവല്ലോ എന്ന് ഇവർ
എന്നെക്കൊണ്ടു പറയുന്നു!

൬. ൭ എന്നാറേ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യ
പുത്ര യരുശലേമിന്നു നേരേ മുഖത്തെ വെച്ചു വിശുദ്ധസ്ഥലങ്ങളെ കൊ
൮ ള്ളേ തുകി ഇസ്രയേൽനാട്ടിന്ന് എതിരേ പ്രവചിക്ക! ഇസ്രയേൽനാ
ട്ടോടു പറക: യഹോവാകൎത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഞാൻ ഇതാ
നിന്നെക്കൊള്ളേ (വരും) എൻ വാളിനെ ഉറയിൽനിന്ന് ഊരി നീതിമാ
൯ നെയും ദുഷ്ടനെയും നിന്നിൽനിന്നു ഛേദിക്കും. നിന്നിൽനിന്നു നീതി
മാനെയും ദുഷ്ടനെയും ഛേദിപ്പാറാകയാൽ എൻ വാൾ തെക്കുമുതൽ വട
൧൦ ക്കോട്ടു സകലജഡത്തിന്നും എതിരേ ഉറയെ വിട്ടു ചെല്ലും. യഹോവ
യാകുന്ന ഞാൻ എൻ വാളിനെ ഉറയിൽനിന്ന് ഊരി എന്നു സകലജഡ
൧൧ വും അറിയും; അത് ഇനി മടങ്ങുക ഇല്ല. നീയോ മനുഷ്യപുത്ര നടു ഒ
൧൨ ടികേ ഞരങ്ങുക, അവർ കാണ്കേ കൈപ്പോടേ ഞരങ്ങുക! പിന്നേ എ
ന്തിന്നു നീ ഞരങ്ങുന്നു? എന്നു നിന്നോടു ചോദിച്ചാൽ പറക: വരുന്ന ശ്രു
തി നിമിത്തം തന്നേ. ഏതു ഹൃദയവും ഉരുകും എല്ലാ കൈകളും തളരും
ഏത് ആത്മാവും മയങ്ങും എല്ലാ മുഴങ്കാലും വെള്ളമായിപ്പോകും. അതാ
വരുന്നു, സംഭവിക്കുന്നു എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.

൧൩. ൧൪ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര
പ്രവചിച്ചു പറക: യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഒരു വാൾ! മൂൎച്ചകൂട്ടി
൧൫ മിനുക്കിയ വാൾ! അറുകുലെക്കായി മൂൎച്ചകൂട്ടിയതു, മിന്നൽ ആവാൻ

മിനുക്കിയതു. അല്ല (൧മോ. ൪൯, ൧൦) എൻ പുത്രന്റേ ചെങ്കോൽ എ
൧൬ ല്ലാ മരത്തെയും അപഹസിക്കുന്നു (എന്നു) നാം ആനന്ദിക്കയോ? അതി
നെ അണെപ്പാൻ കൊടുത്തതോ കൈയിൽ പിടിപ്പാൻ തന്നേ; ഈ വാ
൧൭ ൾ മൂൎച്ചകൂട്ടി ഊട്ടിയതു കൊല്ലുന്നവന്റേ കൈയിൽ കൊടുപ്പാനേ. മനു
ഷ്യപുത്ര നിലവിളിച്ചു മുറയിടുക! എൻ ജനത്തിന്നല്ലോ ഇതു തട്ടുന്നു, ഇ
സ്രയേൽപ്രഭുക്കൾക്ക് എല്ലേക്കുമേ; എൻ ജനവുമായി അവർ വാളിന്നു
൧൮ തെറിച്ചു കിടക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടു തുടെക്ക് അലെക്ക! പരീക്ഷ സിദ്ധി
ച്ചു; പിന്നേ അപഹസിക്കുന്ന ചെങ്കോൽ കൂടേ നില്ലാ എന്നു വരികിൽ
൧൯ എന്തു? എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.— നീയോ മനുഷ്യപുത്ര കൈ
കളെ കൊട്ടി പ്രവചിക്ക! വാൾ മൂന്നിരട്ടിക്ക, കുത്തേറ്റവരുടേ വാൾ; അ
൨൦ വരെ ചുഴലുന്നതു ഒരു മഹാനെ കുത്തേറ്റ വാൾ. ഹൃദയം ഉരുകുവാനും
ഇടൎച്ചകൾ പെരുകുവാനും വേണ്ടി തെളങ്ങി ചലിക്കുന്ന വാളിനെ ഞാൻ
അവരുടേ എല്ലാ വാതിലുകളിലും ഇട്ടു; ഹാഹാ മിന്നൽ ആവാൻ ച
൨൧ മെച്ചതു, അറുകുലെക്ക് ഊരിയതു! ഒന്നിച്ചു വലത്തോട്ടു വെട്ടുക, ഇട
൨൨ ത്തോട്ടു തിരിക, വായ്ത്തല വിധിച്ച കോണിന്നു തല്ലുക! ഞാനും കൈക
ളെ കൊട്ടി എൻ ഊഷ്മാവിനെ ശമിപ്പിക്കും. യഹോവയായ ഞാൻ ഉ
രെച്ചു.
൨൩. ൨൪ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര ബാ
ബേൽരാജാവിന്റേ വാൾ വരുവാൻ രണ്ടു വഴികളെ വരെച്ചുകൊൾക,
രണ്ടും ഒരു ദിക്കിൽനിന്നു പുറപ്പെടുക! പട്ടണത്തിന്റേ വഴിത്തലെക്കു
൨൫ ഒരു കുറിക്കൈയും കൊത്തി എഴുതുക. വാൾ അമ്മോന്യരുടേ റബ്ബത്തി
ലേക്കും യഹൂദയിൽ ഉറെച്ച യരുശലേമിന്നും ചെല്ലുവാൻ ഓരോ വഴി
൨൬ കുറിക്ക! ബാബേൽരാജാവാകട്ടേ ഇരുവഴിത്തലെക്കൽ ലക്ഷണം പാ
യിപ്പാൻ നില്ക്കുന്നു. അമ്പുകളെ കലുക്കി, പിതൃക്കളോടു ചോദിച്ചു, യാഗ
൨൭ യകൃത്തിൽ നോക്കി, വലങ്കൈയിൽ അതാ "യരുശലേം" എന്ന വിധി
കിട്ടി, എങ്കിലോ യന്ത്രമുട്ടികൾ വെക്ക, പോർവിളിക്കു വാവിടുക, ആ
ൎപ്പിന്നു ശബ്ദം ഉയൎത്തുക, വാതിലുകൾക്കു നേരേ മുട്ടികൾ വെക്ക, മേടുമാ
൨൮ ടുക, കൊത്തളം തീൎക്ക.— അതു (യഹൂദർ) ആയവൎക്കു വ്യാജലക്ഷണമാ
യിത്തോന്നും, ദിവ്യസത്യങ്ങൾ അവൎക്കുണ്ടല്ലോ; (ദൈവം) ആയവനോ
൨൯ (ജനം) കുടുങ്ങുവാൻ വങ്കുറ്റത്തെ ഓൎപ്പിക്കുന്നു. യഹോവാകൎത്താവു കേവ
ലം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: നിങ്ങളുടേ കുറ്റത്തെ നിങ്ങൾ തന്നേ ഓൎപ്പി
ച്ചു നിങ്ങളുടേ പാപങ്ങൾ എല്ലാ ക്രിയകളിലും പ്രത്യക്ഷമായി കാട്ടി ഓ

ഹങ്ങൾ വെളിപ്പെടുകയാൽ തന്നേ; നിങ്ങൾ ഓൎമ്മയിൽ വന്നതുകൊണ്ടു
൩൦ തന്നേ കൈക്കൽ അകപ്പെടും. നീയോ കുലപ്പെട്ടുപോവാനേ, ദുഷ്ടനേ,
ഇസ്രയേൽമന്നവാ! അന്തത്തെ വരുത്തുന്ന കുററകാലത്തിൽ നിന്റേ നാ
൩൧ ൾ വന്നു, യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: (മഹാപുരോഹിത
ന്റേ) തലപ്പാവു നീങ്ങി (രാജ)കിരീടം പൊക്കമായി. ഇവ ഇന്നത് ഇ
൩൨ നി അല്ല; താണതിനെ ഉയൎത്തുന്നു, ഉയൎന്നതു താഴ്ത്തുന്നു. ഞാൻ അതു
കീഴ്മേൽമറിപ്പു മറിപ്പു മറിപ്പാക്കി വെക്കും; ഈ അവസ്ഥയും നില്ലാതു;
ന്യായം ഉടയവൻ (൧ മോ. ൪൯, ൧൦) വരുവോളമത്രേ, അവനു ഞാൻ
അതു കൊടുക്കും.
൩൩ നീയോ മനുഷ്യപുത്ര പ്രവചിച്ചു പറക; അമ്മോന്യപുത്രൎക്കും അവർ
നിന്ദിക്കുന്നതിന്നും നേരേ യഹോവാകൎത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:
൩൪ ഹാ വാൾ, അറുകൊലെക്ക് ഊരി, മിന്നലായി തിന്മാൻ അണെച്ചു മിനുക്കി
യ വാൾ! (അമ്മോനേ) നിനക്കു മായാദൎശനവും പൊളിലക്ഷണവും പറ
യുമ്പോൾ (വാൾ) നിന്നെ (വെട്ടി), അന്തത്തെ വരുത്തുന്ന കുററകാല
ത്തിൽ ആരുടേ നാൾ വന്നു ആ ദുഷ്ട (യഹൂദ)ന്മാരിൽ കുലപ്പെട്ടവരു
൩൫ ടേ കഴുത്തുകൾമേൽ നിന്നെ കിടത്തും. നിന്റേ (വാൾ) ഉറയിലേക്കു
മടക്കുക! നീ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു നിന്റേ ഉത്ഭവദേശത്തു ഞാൻ
൩൬ നിനക്കു ന്യായം വിധിച്ചു, എൻ ഈറലിനെ നിന്മേൽ ചൊരിഞ്ഞു
എൻ ചീററത്തിൻ തീയെ നിന്മേൽ ഊതി നാശകൎമ്മാളരായ പൊട്ടന്മാ
൩൭ രുടേ കയ്യിൽ നിന്നെ ഏല്പിക്കും. നീ തീക്ക് ഇര ആകും, നിന്റേ രക്ത
മേ ദേശത്തിൽ ഇരിക്കും, നിന്നെ ഇനി ഓൎപ്പാറില്ല, യഹോവയായ
ഞാനല്ലോ ഉരെച്ചു.

൨൨. അദ്ധ്യായം.

യരുശലേമിലേ പാപസമൂഹം ശിക്ഷയെ വിരയ വരുത്തും. (൧൭) ഇസ്രയേൽ കഷ്ടച്ചൂളയിൽ ഉരുകിപ്പോകേണം (൨൩) എല്ലാതരക്കാൎക്കും ഒരു പോലേ ന്യായ വിധി വേണ്ടിവന്നതു.

൧. ൨ യഹോവാവചനം എനിക്കു ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര
(൨൦, ൪.) നീ ന്യായം വിധിക്കുമോ? രക്തക്കുററങ്ങൾ ആണ്ട നഗരത്തോ
ടു ന്യായം വിധിക്കുമോ? എങ്കിൽ അതിൻ അറെപ്പുകളെ ഒക്കയും അതി
൩ ന്ന് അറിയിച്ചു പറക! യഹോവാകൎത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:

തന്റെ കാലം വരുവാൻ ഊട്ടപാട്ട രക്തം ചിന്നിച്ചും, അശുദ്ധമാവാൻ
൪ മുട്ടങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി നിറെച്ചുംപോരുന്ന നഗരമേ! നീ ചിന്നിച്ച രക്ത
ത്താൽ കുററക്കാരത്തിയും ഉണ്ടാക്കിയ മുട്ടങ്ങളാൽ അശുദ്ധയും ആയിത്തീ
ൎന്നു നിന്റെ നാളുകളെ അണയിച്ചു നിന്റെ ആണ്ടുകളോളം വന്നിരിക്കു
ന്നു. അതുകൊണ്ടു ഞാൻ നിന്നെ ജാതികൾക്കു നിന്ദയും സകലരാജ്യങ്ങൾ
൫ ക്കും ഇളിഭ്യവും ആക്കുന്നു. നിന്നെ നാമശുദ്ധിപോയവൾ എന്നും മറിമാ
യം പെരുകിയവൾ എന്നും നിന്നോടു സമീപവും ദൂരവും ഉള്ളവർ പരി
൬ ഹസിക്കും.—ഇസ്രയേൽപ്രഭുക്കന്മാർ അവനവൻ തൻ കൈക്കാംവണ്ണം
൭ നിന്നിൽ ഇരിക്കുന്നതു രക്തം ചിന്നിപ്പാനത്രേ. നിന്നിൽ അപ്പനും അ
മ്മെക്കും ഇളപ്പം വരുന്നു, നടുവിലുള്ള പരദേശിയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു, അ
൮ നാഥനെയും വിധവയെയും നിന്നിൽ ഉപദ്രവിക്കുന്നു. എൻ വിശുദ്ധ
സ്ഥലങ്ങളെ നീ ധിക്കരിച്ചു എൻ ശബ്ബത്തുകളെ ബാഹ്യം ആക്കുന്നു.
൯ രക്തം ചിന്നിപ്പാൻ നുണയർ നിന്നിൽ ഉണ്ടു, മലകളിന്മേൽ ഭക്ഷിക്കുന്ന
൧൦ വരും അസഭ്യത നടത്തുന്നവരും നിന്നിൽ ഉണ്ടു. അപ്പന്റെ നാണിടത്തെ
നിന്നിൽ വെളിപ്പെടുക്കുന്നു, തീണ്ടായവളോടു നിന്നിൽ ബലാൽസംഗം
൧൧ ചെയ്യുന്നു. നിന്നിൽ ഒരുവൻ കൂട്ടുകാരന്റെ കെട്ടിയവളോട് അറെപ്പു
ചെയ്യുന്നു, മറേറവൻ മരുമകളെ തീണ്ടിച്ചു പാതകി ആകുന്നു, മററൊരു
൧൨ വൻ അപ്പന്റെ മകളായ ഉടപ്പിറന്നവളെ പുല്കുന്നു. രക്തം ചിന്നിപ്പാൻ
നിന്നിൽ സമ്മാനങ്ങളെ മേടിക്കുന്നു. നീ പലിശയും പൊലുവും വാങ്ങി,
കൂട്ടുകാരനെ പീഡിപ്പിച്ചു നേടിക്കൊണ്ടു എന്നെ മറന്നുകളയുന്നു എന്നു
൧൩ യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.—ഇതാ നീ നേടിയ ദുല്ലാഭവും നിന്നു
൧൪ ള്ളിൽ ഉള്ള ചോരകളും വിചാരിച്ചു ഞാൻ കൈ കൊട്ടുന്നു. ഞാൻ നി
ന്നോടു വ്യാപരിക്കുന്ന നാളുകൾക്കു നിൻ ഹൃദയം നിലനില്ക്കുമോ, കൈ
കൾ ഉറെക്കുമോ? യഹോവയാകുന്ന ഞാൻ ഉരെച്ചു ഞാൻ ചെയ്കയും ആം.
൧൫ ഞാൻ ജാതികളിൽ നിന്നെ ചിന്നിച്ചു രാജ്യങ്ങളിൽ ചിതറിച്ചു നിൻ അ
൧൬ ശുദ്ധിയെ മുററ അറുതിവരുത്തും. നിന്നാൽ തന്നേ നീ ജാതികളുടേ
കണ്ണുകൾക്കു ബാഹ്യയായിത്തീൎന്നു, ഞാൻ യഹോവ എന്നു് അറിയും.
൧൭. ൧൮ യഹോവാവചനം എനിക്കു് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര ഇ
സ്രയേൽഗൃഹം എനിക്കു കിട്ടമായിത്തീൎന്നു, ചൂളയകത്തു എല്ലാവരും ചെ
മ്പും വെള്ളീയവും ഇരിമ്പും കാരീയവും അത്രേ, വെള്ളിക്കിട്ടമായിപ്പോ
൧൯ യി. അതുകൊണ്ടു യഹോവാകൎത്താവു് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: എല്ലാവരും
൨൦ കിട്ടമായിപ്പോകയാൽ ഇതാ ഞാൻ യരുശലേമിൽ നിങ്ങളെ കൂട്ടും. വെ

ള്ളി ചെമ്പ് ഇരിമ്പ കാരീയം വെള്ളീയം ഇവ ചൂളയിൽ കൂട്ടി മീതേ
തീയിട്ടൂതി ഉരുക്കുമ്പോലേ തന്നേ എൻ കോപത്തിലും ഊഷ്മാവിലും നി
൨൧ ങ്ങളെ കൂട്ടി ഇട്ട് ഉരുക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളെ ശേഖരിച്ചു എൻ ചീററ
൨൨ ത്തിൻ തീ നിങ്ങളുടേ മേൽ ഊതും അതിൽ നിങ്ങൾ ഉരുകിപ്പോം. ചൂള
യകത്തു വെള്ളി ഉരുക്കുമ്പോലേ നിങ്ങൾ അതിന്നകത്തു ഉരുക്കപ്പെട്ടു യ
ഹോവയാകുന്ന ഞാൻ എൻ ഊഷ്മാവിനെ നിങ്ങളുടേ മേൽ ചൊരിഞ്ഞു
എന്ന് അറികയും ചെയ്യും.
൨൩. ൨൪ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര
നീ അതിനോടു പറക; നീ ഇസ്രയേലിന്റെ നാളിൽ തുവച്ച് വരാതേയും മഴ
൨൫ പെയ്യാതേയും ഉള്ള ദേശം. പ്രവാചകരുടേ (പ്രഭുക്കളുടേ) കൂട്ടുകെട്ടു
നിന്നുള്ളിൽ ഉണ്ടു, അലറുന്ന സിംഹം ഇരപററി ചീന്തുമ്പോലേ അവർ
ദേഹികളെ തിന്നു, ധനവും നിധിയും വാങ്ങി, വിധവകളെ അതിന്ന
൨൬ കം പെരുക്കുന്നു. അതിലേ പുരോഹിതന്മാർ എൻ ധമ്മോപദേശത്തെ
ഹേമിച്ചു എൻ വിശുദ്ധവസ്തുക്കളെ ബാഹ്യമാക്കുന്നു, (൪൪ ൨. ൪) വി
ശുദ്ധിക്കും ബാഹ്യതെക്കും വ്യത്യാസം വെക്കാതേയും ശുദ്ധാശുദ്ധങ്ങളുടേ
ഭേദം അറിയിക്കാതേയും എൻ ശബ്ബത്തുകളെ (കാണാഞ്ഞാൻ) കണ്ണുകളെ
൨൭ മറെച്ചുപോരുന്നു; അവരോടു ഞാൻ ബാഹ്യനായി പോകുന്നു. അതിന്മ
ദ്ധ്യേ പ്രഭുക്കൾ (൪൪. ൩, ൩.) പിടിച്ചു പറിക്കുന്ന ചെന്നായ്ക്കൾക്ക്
ഒത്തു ലാഭം നേടേണം എന്നിട്ടു രക്തം ചിന്നിപ്പാനും ദേഹികളെ കെട്ടു
൨൮ പ്പാനും നോക്കുന്നു. അതിലേ പ്രവാചകന്മാർ യഹോവ ഉരിയാടാതേ
യഹോവാകർത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു എന്നു ചൊല്ലി മായദർശിച്ചും പൊ
ളിലക്ഷണം പറഞ്ഞുംകൊണ്ടു അവരുടേ (ചുവരിന്നു) പൂച്ചു തേക്കുന്നു
൨൯ (൧൩, ൧൦). നാട്ടുജനം ഞെരുക്കി നടക്കയും കളവുകക്കുകയും ദീനദരിദ്ര
ന്മാരെ ഹേമിക്കയും പരദേശിയെ ന്യായംകെട്ടു പീഡിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നു.
൩൦ ഞാൻ ദേശത്തെ സംഹരിക്കാതവണ്ണം ചുവർ പണിതു കണ്ടിയിൽ കയ
റി നാട്ടിന്നു വേണ്ടി എന്റെ മുമ്പിൽ നില്ക്കാകുന്ന പുരുഷനെ ഞാൻ അ
൩൧ വരിൽ തിരഞ്ഞിട്ടും ആരെയും കാണാ. എന്നിട്ട് എൻ ഊഷ്മാവിനെ
അവരുടേ മേൽ ചൊരിഞ്ഞു എൻ ചീററത്തീയിൽ (ഇട്ട്) അവരെ മുടി
ച്ചു അവരുടേ വഴിയെ തലമേൽ വരുത്തുന്നുണ്ടു എന്നു യഹോവാകർത്താ
വിൻ അരുളപ്പാടു.

൨൩. അദ്ധ്യായം.

ശമൎയ്യയുടേ വ്യഭിചാരത്തിന്നു ശിക്ഷ വരികയാൽ (൧൧) യരുശലേം ബുദ്ധി വെക്കായ്കകൊണ്ടു (൨൨) ഇരട്ടി ശിക്ഷ വരും. (൩൬) രണ്ടു സഹോദരികൾക്കും (൪൫) ന്യായവിധി വേണ്ടിയതു.

൧. ൨ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര ഓർ
൩ അമ്മ പെററ രണ്ടു സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടു, അവർ മിസ്രയിൽ ചെറിയന്നേ പു
ലയാടി അവിടേ അവർക്കു മുലപിടിക്കലും ബാലസ്തനങ്ങൾ അമൎക്കലും
൪ ആയി. അവൎക്കു പേരുള്ളതു: വലിയവൾക്കു ഒഹൊല (തൻകൂടാരം)
എന്നും ഉടപ്പിറന്നവൾക്കു ഒഹൊലീബ (അവളിൽ എൻ കൂടാരം) എന്നും
തന്നേ. ഇരുവരും എനിക്ക് ആയിത്തീൎന്നു പുത്രപുത്രിമാരെ പെററു.
ഒഹൊല ശമൎയ്യ എന്നും ഒഹൊലീബ യരുശലേം എന്നും പേർകൊണ്ടു.
൫ ഒഹൊല എന്റേവ വശത്താകുമ്പോൾ വേശ്യയായി കാട്ടി അടുത്തവ
൬ രായ അശ്ശൂർ എന്ന കാമുകന്മാരെ മോഹിച്ചു. അവർ ധൂമ്രവൎണ്ണം ഉടുത്ത
നാടുവാഴികളും മാടമ്പികളും ശൃംഗാരം തികഞ്ഞുതെളിഞ്ഞവർ ഏവരും,
൭ കുതിരപ്പുറത്തുള്ള അശ്വക്കാർ തന്നേ. ഇങ്ങനേ അശ്ശൂൎയ്യരിൽ തെരി
ഞ്ഞെടുത്തവർ ഏവരോടും അവൾ വേശ്യാവൃത്തിയെ തുടങ്ങി, അവൾ
മോഹിച്ച എല്ലാവരിലും അഥവാ അവരുടേ സകലമുട്ടങ്ങളിലും അവൾ
൮ തന്നെ തീണ്ടിച്ചു. മിസ്രയിൽനിന്നുള്ള വേശ്യാദോഷത്തെയും അവൾ
വിട്ടിട്ടില്ല, ചെറിയന്നേ അവർ അവളോടു ശയിച്ചു ബാലസ്തനങ്ങളെ
൯ അമൎത്തു അവളുടേ മേൽ ഭോഗങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞുവല്ലോ. അതുകൊണ്ടു
ഞാൻ അവളെ കാമുകന്മാരുടേ കൈയിൽ ഏല്പിച്ചു, അവൾ മോഹിച്ചുള്ള
൧൦ അശ്ശൂൎയ്യരുടേ കൈയിൽ തന്നേ. ഇവർ അവളുടേ നാണിടം വെളി
പ്പെടുത്തു പുത്രപുത്രിമാരെ എടുത്തു അവളെ വാൾകൊണ്ടു കൊന്നു ന്യായ
വിധികൾ അവളിൽ നടത്തുകയാൽ അവൾ സ്ത്രീകളോടു പേർകൊണ്ട
വൾ ആയ്ചമഞ്ഞു.
൧൧ ഉടപ്പിറന്ന ഒഹൊലീബ അതു കണ്ടു അവളെക്കാൾ തൻ കാമമോഹ
ത്തെയും സഹോദരിയുടേ വേശ്യാദോഷങ്ങളിലും തൻ വേശ്യാവൃത്തിയെ
൧൨ യും ഏററം വഷളാക്കിപ്പോന്നു. അടുത്ത അശ്ശൂൎയ്യരെ അവൾ മോഹിച്ചു
തികഞ്ഞ മോടി പൂണ്ട നാടുവാഴികളും മാടമ്പികളും കുതിരപ്പുറത്തുള്ള അ
൧൩ ശ്വക്കാർ ശൃംഗാരം തികഞ്ഞു തെളിഞ്ഞ ഏവരെയും തന്നേ. അവൾ
അശുദ്ധയായിപ്പോയി എന്നും ഇരുവരുടേ വഴി ഒന്നു തന്നേ എന്നും

൧൪ ഞാൻ കണ്ടു. അവളോ തൻ വേശ്യാവൃത്തിയെ തുടൎന്നു കൂട്ടി നടന്നു.
ഭിത്തിമേൽ കൊത്തി ചായില്യംകൊണ്ടു് എഴുതിയ കല്ദയപുരുഷരുടേ
൧൫ രൂപങ്ങൾ അവൾ കണ്ടു, അവർ അരെക്കു കച്ച കെട്ടി തലെക്കു പൊ
ന്തിഞാലുന്ന തൊപ്പിയും ഇട്ടു ഒക്ക വീരസ്വരൂപം കാട്ടി കല്ദയ ജനന
൧൬ ദേശമുള്ള ബാബേല്യൎക്കു് ഒത്തവർ. കണ്ണാലേ കണ്ട ഉടനേ അവരിൽ
൧൭ പരവശയായി കല്ദയയിൽ ദൂതരെ അയച്ചു അവരെ വിളിച്ചു. ബാബേ
ല്യരും കാമശയനത്തിന്നായി വന്നു അവളെ ഭോഗത്താൽ തീണ്ടിച്ചു;
അവരാൽ തീണ്ടിപ്പോയിട്ടു അവളുടേ ഉള്ളം അവരോടു വേർവിട്ടു.
൧൮ തന്റേ വേശ്യാവൃത്തിയെയും നാണിടവും അവൾ വെളിപ്പെടുത്ത
പ്പോൾ എന്റേ ഉള്ളം സഹോദരിയോടു വേർവിട്ടതു പോലേ അവ
൧൯ ളോടും വേർവിട്ടുപോയി. അവളോ വേശ്യാവൃത്തിയെ വൎദ്ധിപ്പിച്ചു
൨൦ മിസ്രദേശത്തു പുലയാടിയ ബാല്യദിവസങ്ങളെ ഓൎത്തു, കഴുതമാംസവും
കുതിരവെകുളിയും ഉള്ള ജാരന്മാരെ അവരിൽ തെരിഞ്ഞു കാമിച്ചു.
൨൧ ഇങ്ങനേ മിസ്രക്കാർ നിന്റേ ബാലസ്തനം ഇച്ഛ്ശിച്ചു മുലകൾ പിടിച്ചു
ചെറുപ്പത്തിലേ അസഭ്യതയെ നീ ആവൎത്തിച്ചു നടന്നു.
൨൨ അതുകൊണ്ടു് ഒഹൊലീബേ, യഹോവാകൎത്താവു് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു:
നിന്റേ ഉള്ളം വേർവിട്ടുപോയ നിൻ കാമുകന്മാരെ ഞാൻ ഉണൎത്തി ചു
൨൩ റ്റിൽനിന്നും നിന്മേൽ വരുത്തുന്നു: ബാബേല്യരും കല്ദയരും എല്ലാം
പൂക്കോദ് (യിറ. ൫൦, ൨൧) ശോവ കൂവ എന്നവരും സകല അശ്ശൂൎയ്യരുമാ
യി ശൃംഗാരം തികഞ്ഞു തെളിഞ്ഞ നാട്ടുവാഴികൾ മാടമ്പികളും ഒക്കയും
വീരരും സഭാവാസികളുമായി ഏവരും കുതിരപ്പുറത്തു് ഏറിയവർ.
൨൪ ഇങ്ങനേ പടയന്ത്രം തേർ വണ്ടിയും വംശസമൂഹവും ആയി അവർ നി
ന്നെക്കൊള്ളേ വന്നു വൻപലകയും പരിചയും പടതൊപ്പിയും വെച്ചു
നിന്നെ വളയും, സ്വന്തന്യായങ്ങളിൻപ്രകാരം അവർ നിന്നോടു ന്യാ
൨൫ തീൎപ്പാൻ ഞാൻ അവൎക്കു ന്യായവിധിയെ ഏല്പിക്കും. അവർ ഊഷ്മാവിൽ
നിന്നോടു വ്യാപരിപ്പാൻ എൻ എരിവിനെ നിന്നിൽ നടത്തും, അവർ
നിന്റേ മൂക്കും ചെവികളും അരിയും, നിന്റേ ശിഷ്ടം വാളാൽ വീഴും.
അവർ നിന്റേ പുത്രപുത്രിമാരെ എടുക്കും, ശിഷ്ടം തീക്കു് ഇരയാകും.
൨൬ (൧൬, ൩൯) നിന്റേ വസ്ത്രങ്ങളെ അവർ ഉഴുത്തുവാരി ആഭരണ
൨൭ ക്കോപ്പും എടുത്തുകളയും. ഞാൻ നിന്നിൽനിന്നു് അസഭ്യതയും മിസ്രദേ
ശത്തുനിന്നു നിന്റേ വേശ്യാവൃത്തിയും ശമിപ്പിച്ചു അവരെ നോക്കി നീ
൨൮ കണ്ണു് ഉയൎത്താതേ മിസ്രയെ ഇനി ഓൎക്കാതേ ആക്കും. യഹോവാകൎത്താ

വാകട്ടേ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: നീ പകെക്കുന്നവരുടേ കയ്യിൽ, നിൻ ഉ
൨൯ ള്ളം വേർവിട്ടവരുടേ കയ്യിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഏല്പിക്കുന്നു; അവർ പ
കയിൽ നിന്നോടു വ്യാപരിച്ചു നിന്റേ അദ്ധ്വാനഫലം അശേഷം എടു
ത്തു നിന്നെ നഗ്നയും വിവസ്ത്രയുമായി വിടുവതു നിന്റേ വേശ്യായോനി
൩൦ യും അസഭ്യതയും പുലയാട്ടുകളും വെളിപ്പെടുവാൻ തന്നേ. നീ ജാതി
കളെ പിന്തേൎന്നു ഭോഗിക്കയാൽ അവരുടേ മുട്ടങ്ങളോടു നിന്നെ തീണ്ടി
൩൧ ക്കയാൽ ഇവ നിനക്കു ഉണ്ടാകും. സഹോദരിയുടേ വഴിയിൽ നീ നടക്ക
൩൨ കൊണ്ടു അവളുടേ കിണ്ടിയെ നിന്റേ കയ്യിൽ തരുന്നുണ്ടു. യഹോവാ
കൎത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: സഹോദരിയുടേ ആഴവും വീതിയും
ഉള്ള കിണ്ടിയെ നീ കുടിക്കും, അതു വളരേ കൊള്ളുന്നതാകകൊണ്ടു ചി
൩൩ രിപ്പും പരിഹാസവും ആകും. ലഹരിയും ഖേദവും നിന്നിൽ നിറയും,
ശമൎയ്യ എന്ന സഹോദരിയുടേ കിണ്ടി ശൂന്യതയും ഭ്രമവും ഉള്ള കിണ്ടിയ
൩൪ ല്ലോ. അതിനെ നീ കുടിച്ച് ഊമ്പി അതിൻ ഓടുകളെയും കടിച്ചു കാ
ന്നു (അവയാൽ) മുലകളെ കീറും. ഞാൻ ഉരെച്ചുവല്ലോ എന്നു യഹോവാ
൩൫ കൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു. എന്നിട്ടു യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയു
ന്നു: നീ എന്നെ മറന്നു എന്നെ നിന്റേ പിറകിൽ എറികകൊണ്ട് അ
ല്ലയോ നിന്റേ പാതകവും വേശ്യാദോഷങ്ങളെയും ചുമക്ക!
൩൬ യഹോവ എന്നോടു പറഞ്ഞു: മനുഷ്യപുത്ര നീ ഒഹൊലെക്കും ഒഹൊ
ലീബെക്കും ന്യായം വിസ്തരിക്കുമോ? അവരുടേ അറെപ്പുകളെ അവൎക്ക്
൩൭ അറിയിക്ക! അവർ വ്യഭിചാരം ചെയ്തു കൈകളിൽ രക്തവും ഉണ്ടല്ലോ;
തങ്ങളുടേ മുട്ടങ്ങളോടു വ്യഭിചരിച്ചത് എന്നിയേ എനിക്കു പെററ മക്ക
൩൮ ളെ അവെക്കു തിന്മാൻ (തീയൂടേ) കടത്തി. ഇനി ഒന്ന് എനിക്കു ചെ
യ്തു: അന്നു തന്നേ എൻ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തെ തീണ്ടിച്ചു, എൻ ശബ്ബത്തുക
൩൯ ളെ ബാഹ്യമാക്കി. തങ്ങടേ മുട്ടങ്ങൾക്കു മക്കളെ അറുത്തനാളിൽ
തന്നേ എൻ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തെ പ്രവേശിച്ചു ബാഹ്യമാക്കി; ഇങ്ങനേ
൪൦ ഇതാ എൻ ആലയമദ്ധ്യേ അവർ ചെയ്തു. അതല്ലാതേ ദൂരത്തുനിന്നു വ
രേണ്ടുന്ന പുരുഷന്മാരെ അവർ വിളിപ്പിച്ചു; ആയവൎക്കു ദൂത് അയക്ക
യാൽ ഇതാ അവർ വന്നു; ആയവൎക്കു വേണ്ടി നീ കുളിച്ചു കണ്ണിൽ മഷി
൪൧ എഴുതി ആഭരണം അണിഞ്ഞു, മനോഹരമെത്തയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടു
അതിൻമുമ്പിൽ ഒരു പീഠം ഒരുക്കി എന്റേ ധൂപവൎഗ്ഗവും തൈലവും അതി
൪൨ ന്മേൽ വെച്ചു. പിന്നേ കോലാഹലശബ്ദം അതിൽ ശാന്തമായാറേ ആൾ
പ്പെരിപ്പത്തിൽനിന്നുള്ള പുരുഷരോടു ചേരുവാൻ മരുഭൂമിയിൽനിന്നു ക

ടിയാന്മാർ വരുത്തിക്കപ്പെട്ടു, ആയവർ ആ സ്ത്രീകളുടേ കൈകൾക്കു വ
൪൩ ളകളെയും തലകൾക്കു അഴകിയ കിരീടങ്ങളെയും ഇട്ടു.— വ്യഭിചാര
ങ്ങളാൽ പഴകിയവളോടു ഞാൻ അന്നു പറഞ്ഞു: ഇപ്പോൾ അവളുടേ പു
൪൪ ലയാട്ടു താനേ പുലയാട്ടും, വേശ്യയടുക്കൽ പൂകും പോലേ അവളടുക്കൽ
ആൾ പൂകുന്നു. അവ്വണ്ണം ഒഹൊല ഒഹൊലീബ എന്ന അസഭ്യസ്ത്രീക
൪൫ ളുടേ അടുക്കൽ പൂകമാറായി. നീതിമാന്മാരായ പുരുഷരോ വ്യഭിചാരി
ണികളുടേ ന്യായവും രക്തം ചിന്നിച്ചവരുടേ ന്യായവും അവൾക്കു വിധി
ക്കും, അവർ വ്യഭിചാരിണികളും കൈകളിൽ രക്തം ഉള്ളവരും തന്നേ അ
൪൬ ല്ലോ. യഹോവാകൎത്താവാകട്ടേ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഞാൻ അവരുടേ
മേൽ ഒരു കൂട്ടം വരുത്തി അവരെ മെയ്യേറുവാനും കൊള്ളയിടുവാനും കൊ
൪൭ ടുക്കും. കൂട്ടം അവരെ കല്ല് എറിഞ്ഞും വാളുകൾകൊണ്ടു തുണ്ടിച്ചും കളയും
൪൮ (സ്ത്രീകളുടേ) പുത്രപുത്രിമാരെ കൊന്നു വീടുകളെ തീയിട്ടു ചുടും. ഇങ്ങ
നേ ഞാൻ അസഭ്യതയെ ദേശത്തിൽനിന്നു ശമിപ്പിക്കും സകലസ്ത്രീകളും
നിങ്ങളുടേ അസഭ്യതപോലേ ചെയ്യാതേ ബുദ്ധി വെപ്പാൻ തന്നേ.
൪൯ നിങ്ങളുടേ അസഭ്യതയെ അവർ നിങ്ങടേ മേൽ വരുത്തും, നിങ്ങടേ മുട്ട
ങ്ങളേ പാപങ്ങളെ നിങ്ങളും ചുമന്നു ഞാൻ യഹോവാകൎത്താവ് എന്ന്
അറികയും ചെയ്യും.

൨൪. അദ്ധ്യായം.

പ്രവാചകൻ ഒരു നാളിൽ യരുശലേമിൻ നിരോധവും (൧൫) ഭാൎയ്യയുടേ മരണവും ദൎശിച്ച് അറിഞ്ഞു (൨൫) നഗരനാശം സൂചിപ്പിക്കുന്നതു.

൧ ഒമ്പതാം ആണ്ടിൽ പത്താം തിങ്ങളുടേ പത്താം തിയ്യതിയിൽ യഹോവാവ
൨ ചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര ഇന്നേ ദിവസം തന്നേ
തിയ്യതിയുടേ പേർ എഴുതിവെക്ക, ഇന്നു തന്നേ ബാബേൽരാജാവ് യരു
൩ ശലേമിന്മേൽ ഊന്നിക്കിടക്കുന്നു.— മത്സരഗൃഹത്തോട് ഒരു സദൃശം മൊ
ഴിഞ്ഞു പറക: യഹോവാകൎത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: വട്ടളത്തെ അ
൪ ടുപ്പിൽ വെക്ക! വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു, ഇറച്ചിത്തുണ്ടങ്ങൾ
അതിൽ കൂട്ടുക; തുടയും തോളുമായി നല്ല ഊപ്പ് എല്ലാം, അസ്ഥികളും
൫ തെരിഞ്ഞെടുത്തവ നിറെക്ക. ആടുകളിൽ മേത്തരമായതു കൂട്ടുക, അ
സ്ഥികളെയും വേവിക്കുന്ന ചിതയും കീഴേ വേണം, നല്ലവണ്ണം തിളപ്പി
൬ ക്ക, അതിലേ അസ്ഥികൾ കൂടേ വെന്തുപോക!— അതുകൊണ്ടു യഹോ

വാകർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: രക്തക്കുററങ്ങൾ ഉള്ള നഗരത്തിന്നു
ഹ്ര കഷ്ടം! മണ്ണു പിടിച്ചു കറ നീങ്ങാത്ത വട്ടളമേ! നറുക്ക് ഇടാതേ തു
൭ ണ്ടം തുണ്ടമായി പുറത്ത് എടുക്ക! കാരണം അവളുടേ രക്തം അവൾ
ക്കകത്ത് ഉണ്ടു, പൂഴികൊണ്ടു മൂടുവാൻ അവൾ അതു നിലത്ത് ഒഴിക്കാ
൮ തേ വെറുമ്പാറമേൽ ഇട്ടതേ ഉള്ളു. പ്രതികാരം നടത്തി ഊഷ്മാവിനെ
വരുത്തുവാൻ തന്നേ ഞാൻ അവളുടേ രക്തത്തെ മൂടാതവണ്ണം വെറുമ്പാറ
൯ മേൽ വീഴിച്ചതു.— അതുകൊണ്ടു യഹോവാകർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറ
യുന്നു: രക്തക്കുററങ്ങൾ ഉള്ള നഗരത്തിന്നു ഹ്ര കഷ്ടം! ഞാനോ തടിച്ചി
൧൦ തയെ വലുതാക്കും. തടികളെ പെരികക്കൂട്ടുക, തീ കിളത്തുക, ഇറച്ചി
൧൧ യെ മുററപ്പുതപ്പിക്ക, അസ്ഥികളും കഴവാൻ തികന്നു കഴമ്പിക്ക! ഒഴി
ച്ചാൽ പിന്നേ വട്ടളത്തെ അതിൻ കനലിന്മേൽ വെക്കേണം ചെമ്പു ചു
ട്ടു പഴുത്തിട്ടു ഉള്ളിലേ കറ ഉരുകി കിളാവ് അശേഷം മുടിവാൻ തന്നേ.
൧൨ (മുമ്പിലേ) പ്രയത്നങ്ങൾക്കു വട്ടളം മടുപ്പു വരുത്തി, പെരുത്ത കറ വിട്ടു
൧൩ മാറുന്നതും ഇല്ല, അതിൻ കിളാവു തീയിലേക്കത്രേ! നിന്റേ കറയിൽ
പാതകം ഉണ്ടു; ഞാൻ എത്ര ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടും നീ ശുദ്ധയായി തീരായ്ക
യാൽ ഞാൻ നിങ്കൽ എൻ ഊഷ്മാവിനെ ആററീട്ട് ഒഴികേ നീ കറ അ
൧൪ ററു ഇനി വെടിപ്പാക ഇല്ല. യഹോവയായ ഞാൻ ഉരെച്ചു, ഇതു വരും
ഞാൻ ചെയ്യും, ഞാൻ ഇളെക്കയില്ല, പൊറുക്ക ഇല്ല അനുതപിക്കയും
ഇല്ല; നിന്റേ വഴികൾക്കും ക്രിയകൾക്കും ഒത്തവണ്ണം അവർ നിനക്കു
ന്യായം വിധിക്കും എന്നു യഹോവാകർത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.
൧൫. എന്നു യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര നിൻ
കണ്ണുകളുടേ ഇൻപത്തെ ഞാൻ ഇതാ ഒരു തല്ലുകൊണ്ട് എടുത്തുകളയുന്നു,
൧൭ നീ തൊഴിക്കയും കരകയും കണ്ണീർ തൂകുകയും അരുതു. ചാക്കിന്ന് അ
ലയും മുറയും ചെയ്യാതേ പതുക്കേ ഞരങ്ങുക, തലക്കെട്ടു ചൂടി കാലുകൾക്കു
ചെരിപ്പ് ഇട്ടും കൊൾക, താടി മീശ മൂടുകയോ ആളുകൾ അയക്കുന്ന
അപ്പത്തെ തിന്നുകയോ വേണ്ട.
൧൮ രാവിലേ ഞാൻ ജനത്തോട് ഉരിയാടിയപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്ത് എ
ന്റേ ഭാര്യ മരിച്ചു, എന്നോടു കല്പിച്ചപ്രകാരം ഞാൻ പുലകാലേ ചെയ്തു.
൧൯ നീ ഈ ചെയ്യുന്നതു എന്ത് ആകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരി
൨൦ ക ഇല്ലയോ? എന്നു ജനം എന്നോടു പറഞ്ഞാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞു യഹോ
൨൧ വാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: യഹോവാകർത്താവ് ഇപ്ര
കാരം പറയുന്നു: നിങ്ങളുടേ ശക്തിയുടേ ഡംഭും കണ്ണുകളുടേ ഇൻപവും

മനോവാഞ്ഛയും ആയുള്ള എൻ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തെ ഞാൻ ഇതാ ബാഹ്യ
൨൨ മാക്കുന്നു, നിങ്ങൾ വിട്ടുവന്ന പുത്രപുത്രിമാരും വാളാൽ വീഴും. അന്നു
നിങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തപ്രകാരം ചെയ്യും: താടി മീശ മൂടാതേയും ആളുകൾ
൨൩ അയക്കുന്ന അപ്പത്തെ തിന്നാതേയും, തലെക്കു കെട്ടും കാലുകൾക്കു ചെ
രിപ്പും ഇട്ടു തൊഴിക്കാതേ കരയാതേ കണ്ടും തമ്മിൽ തമ്മിൽ നെടുവീൎപ്പ്
൨൪ ഇട്ടുംകൊണ്ടു നിങ്ങളുടേ അകൃത്യങ്ങളിൽ ഉരുകി മങ്ങും. ഇങ്ങനേ
യഹെസ്കേൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതക്കുറി ആകും, അവൻ ചെയ്തപ്രകാരം
എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യും; അതു വന്നാൽ ഞാൻ യഹോവാകൎത്താവ് എന്ന്
അറികയും ചെയ്യും.

൨൫ നീയോ മനുഷ്യപുത്ര അവരുടേ ശക്തിയും അഴകിയ ആനന്ദവും ക
ണ്ണുകളുടേ ഇൻപവും മനസ്സിൻ കാംക്ഷയും ആയതിനെ അവരുടേ പുത്ര
൨൬ പുത്രിമാരുമായി അവരോട് എടുക്കുമ്പോൾ, അന്നു തന്നേ അല്ലോ ചാ
ടിപ്പോരുന്നവൻ നിന്നെ വന്നു കണ്ടു ചെവികളിൽ കേൾപ്പിക്കും.
൨൭ ആ നാളിൽ നിന്റെ വായി ചാടിപ്പോരുന്നവന്റെ വായോടു തുറക്ക
പ്പെട്ടും, നീ ഉരിയാട്ടും വായി ഇനി മുട്ടുകയും ഇല്ല. ഇങ്ങനേ നീ അവൎക്ക്
അത്ഭുതക്കുറി ആകും ഞാൻ യഹോവ എന്ന് അവർ അറികയും ചെയ്യും.

III. ഏഴു ജാതികളിൽ തട്ടുന്ന ന്യായവിധികൾ. (അ. ൨൫—൩൨.)

൨൫. അദ്ധ്യായം.

അമ്മോൻ (൮) മോവാബ് (൧൨) എദോം (൧൫) ഫെലിഷ്ടർ ഈ നാലിന്നും ശിക്ഷ അറിയിച്ചതു.

൫. ൧ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര നീ
അമ്മോന്യരുടേ നേരേ മുഖം വെച്ചു അവൎക്ക് എതിരേ പ്രവചിച്ചു
൨ അമ്മോൻപുത്രരോടു പറക: യഹോവാകൎത്താവിൻ വചനത്തെ കേൾ
പ്പിൻ! യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: എൻ വിശുദ്ധസ്ഥലം
ബാഹ്യമായതും ഇസ്രയേൽനാടു പാഴായതും യഹൂദാഗൃഹം പ്രവസി
൩ പ്പാൻ പോയതും വിചാരിച്ചു നീ ഹീ ഹീ എന്നു ചൊല്കയാൽ, ഞാൻ ഇതാ
നിന്നെ കിഴക്കിൻ മക്കൾക്കു സ്വന്തമാക്കിക്കൊടുക്കും അവർ നിന്നിൽ
തങ്ങളുടേ കൂടാരഗ്രാമങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചു ചാളകളെ ഉണ്ടാക്കി നിന്റെ

൫ ഫലം തിന്നു പാൽ കുടിച്ചുകൊൾവാൻ തന്നേ. റബ്ബയെ ഞാൻ ഒട്ടക
ങ്ങൾക്കു പുലമായും അമ്മോന്യരെ ആടുകൾക്കു കിടപ്പായും കൊടുക്കുന്നു;
൬ ഞാൻ യഹോവ എന്നു നിങ്ങൾ അറികയും ചെയ്യും. കാരണം യഹോ
വാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: നീ ഇസ്രയേൽദേശത്തെ ചൊല്ലി കൈ
കൊട്ടി കാലാൽ ചവിട്ടി സകലഉൾച്ചിരിയോടും സന്തോഷിച്ചു പോക
൭ യാൽ, ഞാൻ ഇതാ നിന്മേൽ കൈ നീട്ടി ജാതികൾക്കു നിന്നെ വക
യാക്കി വംശങ്ങളിൽനിന്നു ഛേദിച്ചു രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു കെടുത്തു നി
ന്നെ മുടിക്കും, ഞാൻ യഹോവ എന്നു നീ അറികയും ചെയ്യും.
൮ യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: യഹൂദാഗൃഹം അതാ സകല
ജാതികൾക്കും ഒത്തു ചമഞ്ഞു എന്നു മോവാബും സയീരും പറകയാൽ,
൯ ഇതാ ഞാൻ മോവാബിന്റെ പട്ടണങ്ങൾ നഗരം മുതൽ ഒടുക്കത്തോളു
വരേ, ദേശരത്നമായ ബേത്യശിമോത്ത് ബാൽമയോൻ കിൎയ്യഥൈം,
൧൦ ഇങ്ങനേ മോവാബിൻഭാഗത്തെ കിഴക്കിൻമക്കൾക്കു തുറന്ന് അമ്മോ
ന്യയോടു കൂട്ടി സ്വന്തമാക്കിക്കൊടുക്കും, അമ്മോന്യപ്പേർ ഇനി ജാതിക
൧൧ ളിൽ ഓൎക്കാതവണ്ണമേ. മോവാബിൽ ഞാൻ ന്യായവിധികളെ നടത്തും
ഞാൻ യഹോവ എന്ന് അവർ അറികയും ചെയ്യും.
൧൨ യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: എദോം യഹൂദാഗൃഹത്തോടു
പരിഭവം തീൎപ്പാൻ വ്യാപരിച്ചു പകവീളുകയിൽ വങ്കുററം ചെയ്തുകൊ
൧൩ ണ്ടു, യഹോവാകൎത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ആകയാൽ ഞാൻ എ
ദോമിന്മേൽ കൈ നീട്ടി അതിൽനിന്നു മനുഷ്യനെയും കന്നാലിയെയും
ഛേദിച്ചു, (തെക്കു) തേമാൻ മുതൽ അതിനെ ശൂന്യമാക്കിക്കളയും, (വട
൧൪ ക്കു) ദദാൻവരേ അവർ വാളാൽ വീഴും. എൻ ജനമായ ഇസ്രയേലിൻ
കൈകൊണ്ടു ഞാൻ എദോമിൽ എൻ പ്രതികാരത്തെ നടത്തും അവരും
എൻ കോപത്തിന്നും ഊഷ്മാവിന്നും ഒത്തവണ്ണം എദോമിൽ ചെയ്യും; ഇവർ
എൻ പ്രതികാരത്തെ അറിയേണ്ടിവരും എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ
അരുളപ്പാടു.
൧൫ യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഫലിഷ്ടർ പരിഭവം തീൎപ്പാൻ
വ്യാപരിച്ചു ഉൾച്ചിരി പൂണ്ടു നിത്യവൈരത്താൽ മുടിപ്പോളം പകവീളുക
൧൬ കൊണ്ടു, യഹോവാകൎത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ആകയാൽ ഞാൻ
ഫലിഷ്ടർമേൽ കൈ നീട്ടി ക്രേതരെ ഛേദിച്ചു കടല്ക്കരേ ശേഷിപ്പിനെ
൧൭ കെടുത്തുകളയും. ഊഷ്മാവിൻ ശാസനകളാൽ ഞാൻ അവരിൽ മഹാ
പ്രതികാരങ്ങളെ നടത്തും. ഇങ്ങനേ അവൎക്കു പകരം കൊടുക്കുമ്പോൾ
ഞാൻ യഹോവ എന്ന് അവർ അറികയും ചെയ്യും.

൨൬. അദ്ധ്യായം. (—൨൮.)

(തുരാകുന്ന) ചോരിന്നു (൭) ബാബേല്യരാൽ നാശം വരുന്നതു.

൧ പതിനൊന്നാം ആണ്ടിൽ (. . . ൧൦) തിങ്ങളുടേ ഒന്നാം തിയ്യതിയിൽ
൨ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: ഹീ ഹീ വംശങ്ങളു
ടേ കതക തകൎന്നുപോയി (ആളൊഴുക്കു) എങ്കലേക്കു തിരിയും, അവൾ
ശൂന്യമാകയാൽ ഞാൻ നിറയും എന്നു ചോർ യരുശലേമിനെ കുറിച്ചു
൩ പറകയാൽ, യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: അതുകൊണ്ടു ചോ
രേ നിന്നെക്കൊള്ളേ ഞാൻ ഇതാ! കടൽ തൻ തിരകളെ കരേററുമ്പോലേ
൪ ഞാൻ പലജാതികളെയും നിനക്ക് എതിരേ കരേററും. അവർ ചോ
രിൻ മതിലുകളെ സന്നയാക്കി അതിൻ ഗോപുരങ്ങളെ ഇടിച്ചുകളയും,
അതിൻ പൊടിയും ഞാൻ അടിച്ചു നീക്കി അതിനെ വെറുമ്പാറ ആക്കും.
൫ കടൽനടുവിൽ വലകളെ വിരിക്കുന്ന കല്പാകം, ഞാനല്ലോ ഉരെച്ചു എന്നു
യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു; ജാതികൾക്കു കൊള്ളയായി തീരും;
൬ നാട്ടിലുള്ള പുത്രീനഗരങ്ങൾ വാളാൽ കലപ്പെട്ടും. ഞാൻ യഹോവ
എന്ന് അവർ അറിയും.
൭ എങ്ങനേഎന്നാൽ യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഞാൻ
ഇതാ വടക്കുനിന്നു ബാബേൽരാജാവായ നബുകദ്രേചർ എന്ന രാജാധി
രാജരെ കുതിര തേർ അശ്വബലം വലിയ കൂട്ടവുമായി ചോരിന്നു നേരേ
൮ വരുത്തുന്നു. നാട്ടിലുള്ള നിന്റേ പുത്രിമാരെ അവൻ വാൾ ഇട്ടു കൊന്നു
നിന്നെക്കൊള്ളേ കൊന്തളങ്ങളെ തീൎത്തു ചുററു മേട്ടു കന്നിച്ചു വൻപല
൯ കകളെ എതിരേ നിറുത്തി, നിന്റേ മതിലുകളിൽ തൻ യന്ത്രക്കൂടങ്ങളെ
൧൦ മുട്ടിച്ചു, വാളുകൾകൊണ്ടു നിൻ ഗോപുരങ്ങളെ ഇടിച്ചുകളയും. ഇടിച്ചു
തുറന്ന കോട്ടയിൽ പൂകുമ്പോലേ അവൻ നിൻ വാതിലുകളിൽ അകമ്പു
ക്കാൽ കുതിരക്കവിച്ചലാൽ പൊങ്ങുന്ന പൂഴി നിന്നെ മൂടുകയും അശ്വ
തേർ വണ്ടികളുടേ ഒലിയാൽ നിൻ മതിലുകൾ കുലുങ്ങുകയും ആം.
൧൧ തൻ കുതിരക്കുളമ്പുകളാൽ നിൻ തെരുക്കളെ ഒക്കയും മെതിച്ചു നിൻ ജന
ത്തെ വാളാൽ കൊന്നുകളയും, നിൻ ഉരത്ത നാട്ടുകല്ലുകൾ നിലത്തു വീഴും.
൧൨ നിന്റേ സമ്പത്തിനെ അവർ പിടിച്ചുപറിച്ചു, ചരക്കുകളെ കവൎന്നു,
നിൻ മതിലുകളെ ഇടിച്ചു മനോഹരമാടങ്ങളെ പൊടിച്ചു നിൻ കല്ലു
൧൩ മരങ്ങളും മണ്ണും വെള്ളത്തുടേ ആഴ്ത്തും. നിൻ പാട്ടുകളുടേ സ്വരത്തെ
ഞാൻ ശമിപ്പിക്കും, നിൻ വീണകളുടേ നാദം ഇനി കേൾപ്പാറുമില്ല.

൧൪ ഞാൻ നിന്നെ വെറുമ്പാറയാക്കും, വലകൾ പരത്തുന്ന കല്ലാകും ഇനി
പണികയും ഇല്ല. യഹോവയായ ഞാനല്ലോ ഉരെച്ചു എന്നു യഹോവാ
കൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.
൧൫ ചോരിനോടു യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു; നിൻറകത്തു
കലകൊല്ലുകയിൽ കരഞ്ഞവർ ഞരങ്ങവേ നിൻ വീഴ്ചയുടേ ഒച്ചയാൽ ദ്വീ
൧൬ പുകൾ കുലുങ്ങുക ഇല്ലയോ? കടൽമന്നവർ എല്ലാം സിംഹാസനങ്ങളെ
വിട്ടിറങ്ങി ആടകളെ നീക്കി ചിത്രത്തയ്യലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളെ അഴിച്ചു അച്ചം
പൂണ്ടു നിലത്തിരുന്നു ഇടയിടേ വിറെച്ചു നിങ്കൽ സ്തംഭിച്ചുപോകും.
൧൭ അവർ നിന്നെ ചൊല്ലി വിലാപം തുടങ്ങി പറയും: ഹാ സമുദ്രത്തിൽ
നിന്നു നിവാസികൾ കൂടിയവളേ, നീ എങ്ങനേ കെട്ടുപോയി! കടിയാ
ന്നുമായി സമുദ്രത്തിൽ ശക്തി ഏറിയ സ്തുത്യനഗരമേ! അവർ സകലപ്രജ
൧൮ കൾക്കും ഭീഷണി വളൎത്തിയവരല്ലോ! ഇപ്പോൾ നിന്റേ വീഴ്ചയുടേ
നാളിൽ ദ്വീപുകൾ വിറെക്കും; നീ അന്തരിക്കയാൽ കടലിലേ ദ്വീപു
കൾ മെരിണ്ടുപോം.
൧൯ യഹോവാകൎത്താവാകട്ടേ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഞാൻ നിന്നെ കുടിയി
ല്ലാത്ത പട്ടണങ്ങൾ എന്ന പോലേ ശൂന്യനഗരം ആക്കുവാൻ ആഴിയെ
൨൦ നിന്മേൽ കരേററീട്ടു പെരുവെള്ളങ്ങൾ നിന്നെ മൂടുമ്പോൾ, കുഴിയിലേ
ക്ക് ഇറങ്ങുന്നവരോടു ഞാൻ നിന്നെ ഇറക്കി പുരാണലോകരോടു കൂട്ടി
ആഴമുള്ള ദേശത്തു പണ്ടേത്ത ഇടിവുകളിൽ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവരോടു
നിന്നെ പാൎപ്പിച്ചു നീ ഇനി കുടിയിരിക്കാതവണ്ണം വരുത്തി ജീവനുള്ളവ
൨൧ രുടേ ഭൂമിയിൽ ഘനം ഉണ്ടാക്കയും ചെയ്യും. ഞാൻ നിന്നെ മെരിൾച്ച
ആക്കും, നീ ഇല്ല എന്നുവരും, നിന്നെ തിരഞ്ഞാലും എന്നും കാണുമാ
റില്ല എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.

൨൭. അദ്ധ്യായം.

ചോരിൻ ഐശ്വൎയ്യവും (൧൨) വ്യാപാരപുഷ്ടിയും (൨൬) കഠോരകലാപവും
ചൊല്ലി വിലപിച്ചതു.

൧. ൨ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: നീയോ മനുഷ്യ
൩ പുത്ര ചോരിനെ ചൊല്ലി വിലാപം തുടങ്ങി ചോരിനോടു പറക: അല്ല
യോ കടൽത്തുറമുഖങ്ങളിൽ വസിച്ചു ഏറിയ ദ്വീപുകളോളം വംശങ്ങ
ൾക്കു വാണിഭക്കാരത്തിയായുള്ളോവേ! യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം

പറയുന്നു; ഹേ ചോരേ ഞാൻ ശോഭതികഞ്ഞവൾ എന്നു നീ പറയുന്നു.
൪ സാഗരഹൃദയത്തിൽ നിന്റേ സംസ്ഥാനം, നിന്നെ (കപ്പലാക്കി) പണി
൫ തവർ നിൻ ഭംഗിയെ തികെച്ചു. സനീരിലേ കീൽമരങ്ങളെ കീറി
നിനക്ക് ഇരട്ടപ്പലകകൾ എല്ലാം തീൎത്തു, പാമരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ലിബ
൬ നോനിൽനിന്നു ദേവതാരം എടുത്തു, ബാശാനിലേ കരുമരങ്ങൾകൊണ്ടു
നിൻ തണ്ടുകളെ തീൎത്തു, കിത്തീം ദ്വീപിൽനിന്നുള്ള നെല്ലിയിൽ അമി
൭ ഴ്ത്തിയ ആനക്കൊമ്പുകൊണ്ടു നിന്റേ തട്ടു കെട്ടി, മിസ്രയിൽനിന്നു നേ
രിയ ചിത്രത്തുയ്യൽ നിന്റേ പായും കൊടിയുമായി, എലീശദ്വീപുകളിൽ
൮ നിന്നു നീലവും ധൂമ്രവൎണ്ണവും നിനക്കു പാവാടയായി. ചീദോൻ അൎവ്വാദ്
ഊക്കാർ നിന്റേ തണ്ടാളർ ആയി. ചോരേ നിന്റേ അറിവാളർ ചുക്കാ
൯ ങ്കാരായി നിന്നിൽ ഉണ്ടു; ഗബാലിലേ മൂപ്പന്മാരും അറിവാളരും ഓട്ട
അടെപ്പാൻ നിന്നിൽ ഉണ്ടു. സമുദ്രക്കപ്പലുകൾ ഒക്കയും അതിലേ ഓട്ട
ക്കാരും നിന്റേ വാണിഭങ്ങളെ മാററിവാങ്ങുവാൻ നിന്നിൽ ഉണ്ടു.
൧൦ നിന്റേ പടയിൽ പാൎസി ലൂദ് പൂത്ത് എന്ന പോരാളികൾ ആയി പരി
ചയും പടത്തൊപ്പിയും നിന്നിൽ തൂക്കി അവർ നിനക്കു പ്രഭ നല്കി.
൧൧ അൎവ്വാദിൻ മക്കളും നിന്റേ ബലവും നിൻ മതിലുകളിന്മേൽ ചുറ്റും വി
രുതന്മാർ നിൻ ഗോപുരങ്ങളിലും നിന്നു മതിലുകളിൽ ചുററും ഖേടകങ്ങ
ളെ തൂക്കി നിന്റേ ശോഭയെ അവർ തികെച്ചു.
൧൨ തൎശിശ നാനാദ്രവ്യത്തിൻ പെരിപ്പം നിമിത്തം നിന്നോടു കച്ചവടം
ചെയ്തു നീ വിററതിന്നു വെള്ളിഇരിമ്പും കാരീയവെള്ളീയവും തന്നു.
൧൩ യവാൻ തുബൽ മേശക് ഇവർ നിന്റേ വൎത്തകന്മാർ, ആൾക്കാരെയും
൧൪ ചെമ്പുകോപ്പും തന്നു മാററം ചെയ്തു. തൊഗൎമ്മഗൃഹക്കാർ കുതിര അശ്വം
൧൫ കോവരകഴുതകളെയും തന്നു നിന്നോടുവാങ്ങി; ദദാന്യർ നിന്റേ വ്യാ
പാരികൾ, ഏറിയ ദ്വീപുകൾ കൈക്കാരായി കൂടി ആനക്കൊമ്പും കരു
൧൬ വീട്ടിയും വിലയായി കൊണ്ടുവന്നു. അറാം നിന്റേ പണികളുടേ
ബാഹുല്യം നിമിത്തം നിന്റേ വ്യാപാരി, മാണിക്കക്കല്ലു രക്താംബരം
ചിത്രത്തുയ്യൽ നേരിയ പടം മുത്തു പത്മരാഗം ഇവ തന്നു നിന്റേ ചരക്കു
൧൭ വാങ്ങി. യഹൂദയും ഇസ്രയേൽനാടും നിന്റേ കച്ചവടക്കാർ മിന്നീഥി
ലേ കോതമ്പു പലഹാരം തേൻ എണ്ണ നല്പശ ഇവയാൽ കൊള്ളക്കൊടു
൧൮ ക്കൽ ഉണ്ടു. ദമഷ്ക്കു നാനാദ്രവ്യത്തിൻ പെരിപ്പം നിമിത്തം നിന്റേ
പല പണികളെ തേടി ഹെല്ബോനിലേ വീഞ്ഞും വെള്ളാട്ടുമുടിയും തന്നു
൧൯ വ്യാപാരം ചെയ്തു. ഊജാലിലേ വദാനും യാവാനും നിന്റേ ചരക്കിന്നു

ഉരിക്കലക തന്നു, ഇലവങ്ങത്തോലും വയമ്പും കൈമാററത്തിന്ന് ഉണ്ടു.
൨൦ ദലാൻ കതിരപ്പുറത്ത് ഇടുന്ന ജമക്കാളങ്ങളാൽ നിന്റേറ കച്ചോടക്കാരത്തി
൨൧ ആയി. അറവിയും കേദാർമന്നോരും എല്ലാം നിന്നോടു കൈകാൎയ്യമു
൨൨ ള്ളവർ, കുഞ്ഞാടു, കോലാടു, മുട്ടാടു ഇവയാൽ വ്യാപാരം. ശബാ റഗ്മ എ
ന്നവററിൻ വൎത്തകന്മാർ നിന്റേറ വാണിയരായി, മേത്തരമായ നാനാസു
രഭികളും വിലയേറിയ കല്ലുകളും എല്ലാം പൊന്നും തന്നു നിന്റേറ വാണി
൨൩ ഭം വാങ്ങും. ഹറാൻ കന്നെ ഏദെൻ എന്നവരും ശബാവൎത്തകരും അശ്ശൂ
൨൪ രും കില്മദും നിന്റേറ കച്ചോടക്കാർ, ഉടയാടകൾ ചിത്രത്തയ്യലുള്ള നീല
പ്പുതപ്പുകൾ പല നൂൽചരടു ചെലപങ്ങൾ തിരിച്ചു മുറുക്കിയ കയറുകൾ
൨൫ ഈ വക നിന്റേറ ചരക്കുകൾക്കു വേണ്ടി തരും. സാൎത്ഥങ്ങളായി തൎശീശ
ക്കപ്പലുകൾ നിന്റേറ വ്യാപാരം നടത്തി, ഇങ്ങനേ നീ സാഗരഹൃദ
യത്തിൽ നിറഞ്ഞു തേജോമയയായിച്ചമഞ്ഞു.
൨൬ നിന്റേറ തണ്ടാളന്മാർ നിന്നെ പെരുവെള്ളങ്ങളിൽ ഓടിച്ചു, കിഴ
൨൭ ക്കൻകാററു സാഗരഹൃദയത്തിൽ നിന്നെ ഉടെച്ചുകളഞ്ഞു. നിൻ വീഴ്ച
യുടേ നാളിൽ നിന്റേറ സമ്പത്തും ചരക്കും കച്ചോടവും, നിന്റേറ ഓട്ട
ക്കാർ മാലിമ്മികളും, നിന്നിൽ ഓട്ട അടെക്കുന്നവരും വാണിഭക്കൈ
മാററം ചെയ്യുന്നവരും പടയാളികൾ ഒക്കയും നിൻറകത്തുള്ള സമസ്തകൂ
൨൮ ട്ടവുമായി സാഗരഹൃദയത്തിൽ വീഴുന്നു. നിന്റേറ ചുക്കാങ്കാർ നിലവി
൨൯ ളിക്കുന്ന ഒച്ചയാൽ മൈതാനങ്ങൾ കലുങ്ങുന്നു. തണ്ടുവലിക്കാരും കപ്പ
ല്ക്കാരും കടലോട്ടക്കാരും ഏവരും താന്താന്റേറ കപ്പൽ വിട്ടിറങ്ങി കരമേൽ
൩൦ നിന്നു, നിന്നെ ചൊല്ലി ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചു കൈപ്പോടേ നിലവിളിച്ചു,
൩൧ തലകളിന്മേൽ പൂഴി ഇട്ടും ചാരം പിരണ്ടും, നിന്നെ വിചാരിച്ചു കഷ
ണ്ടി ചിരെച്ചും രട്ട് ഉടുത്തും മനക്കൈപ്പിൽ നിന്നെക്കൊണ്ടു അലമുറ തു
൩൨ ടങ്ങി കരഞ്ഞു, സങ്കടപ്പെട്ടു നിന്നെ ചൊല്ലി വിലാപം വിലപിക്കു
ന്നിതു: ചോരെ പോലേ ആർ! കടൽനടുവിൽ ഒടുങ്ങിയവൾക്കു
൩൩ ഒത്തത് ആർ! സമുദ്രങ്ങളിൽനിന്നു നിന്റേറ ചരക്കുകൾ ഉത്ഭവിക്ക
യാൽ നീ അനേകവംശങ്ങൾക്കു തൃപ്തിവരുത്തി, നിന്റേറ ദ്രവ്യങ്ങളും
വാണിഭങ്ങളും പെരുകയാൽ നീ ഭൂമിരാജാക്കളെ സമ്പന്നരാക്കി.
൩൪ ഇന്നു നീ സമുദ്രങ്ങളിൽനിന്ന് ഉടഞ്ഞു നീരാഴങ്ങളിൽ ആയതിനാൽ
നിൻ വാണിഭവും നിൻറകത്തുള്ള സംഘവും എല്ലാം ആണുപോയി.
൩൫ ദ്വീപുകളിൽ പാൎക്കുന്നവർ ഒക്കയും നിന്നെക്കൊണ്ടു സ്തംഭിച്ചു അവരുടേ
൩൬ അരചന്മാർ ഏററവും ഞെട്ടി മുഖങ്ങൾ വിറെച്ചു പോകുന്നു. വംശങ്ങ

ളിൽ ഉള്ള വൎത്തകന്മാർ നിങ്കൽ ചീറും, നീ ത്രാസമായി തീൎന്നു എന്നേ
ക്കും ഇല്ലാതായി.

൨൮. അദ്ധ്യായം.

ചോരിലേ അധിപതിയുടേ നാശവും (൧൧) അവനെ ചൊല്ലി വിലാപവും.
(൨൦) ചീദോന്റേ നാശം. (൨൫) ഇസ്രയേലിന്റേ രക്ഷ.

൧. ൨ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര ചോ
രിൻ അധിപതിയോടു പറക: യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു:
നിന്റേ ഹൃദയം ഉയൎന്നിട്ടു നീ ദേവനല്ല മനുഷ്യനായിട്ടും "ഞാൻ ദേ
വൻ, സാഗരഹൃദയത്തിൽ ഒരു ദൈവാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നേൻ" എ
൩ ന്നു ചൊല്ലി ദൈവഭാവം ഭാവിക്കകൊണ്ടു; ദാനിയേലിലും നീ ജ്ഞാനി
൪ യല്ലോ, രഹസ്യം ഒന്നും നിനക്കു മറയാതു, നിന്റേ ജ്ഞാനവിവേക
ങ്ങളാൽ നീ അധികാരം സമ്പാദിച്ചു നിന്റേ ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ പൊന്നും
൫ വെള്ളിയും കൂട്ടി, ജ്ഞാനാധിക്യത്താൽ വ്യാപാരംവഴിയായി അധികാ
രത്തെ വളൎത്തു ഈ അഭ്യുദയം ഹേതുവായി നിൻ ഹൃദയം ഉയൎന്നുവല്ലോ;
൬ അതുകൊണ്ടു യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: നിന്റേ ഹൃദയം
൭ ദൈവഭാവം ഭാവിക്കകൊണ്ടു തന്നേ, ഞാൻ ഇതാ പരന്മാരെ നിന്മേൽ
വരുത്തും, ജാതികളിൽ അതിപ്രൌഢരെ തന്നേ. അവർ നിൻ ജ്ഞാന
ത്തിൻ ഭംഗിക്കു നേരേ വാളുകൾ ഊരി നിന്റേ ശോഭയെ ബാഹ്യം
൮ ആക്കി, നിന്നെ കുഴിയിൽ ആഴ്ത്തിക്കളയും സാഗരഹൃദയത്തിൽ കുല
൯ പ്പെടുന്നവന്റേ മരണങ്ങൾ മരിപ്പാൻ തന്നേ. നിന്നെ കൊല്ലുന്നവ
ന്റേ മുമ്പിൽ ഞാൻ ദൈവം എന്നു പറയുമോ? കുത്തുന്നവന്റേ കൈ
൧൦ യിൽ (ആമ്പോൾ) നീ ദേവനല്ല മനുഷ്യൻ അല്ലയോ? അന്യരുടേ ക
യ്യാൽ നീ പരിഛ്ഛേദനേ ഇല്ലാത്ത മരണങ്ങൾ മരിക്കും. ഞാനാകട്ടേ
ഉരെച്ചു എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.
൧൧. ൧൨ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര ചോർ
അരചനെ ചൊല്ലി വിലാപം തുടങ്ങി അവനോടു പറക: യഹോവാക
ൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: അല്ലയോ കുറവറുത്ത നിൎമ്മാണത്തിന്നു മുദ്ര
൧൩ ഇടുന്നവനേ! ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞും ശോഭ തികഞ്ഞും ഉള്ളോവേ! നീ ദൈ
വത്തോട്ടമായ ഏദനിൽ ആയിരുന്നു, കെമ്പുഗോമേദകം വജ്രം പുഷ്പ
രാഗം ബെരുല്ലു യസ്പി നീലക്കൽ ചുവപ്പു മരതകം മുതലായ സകലരത്ന

ങ്ങളും പൊന്നും നിന്റെ മെയ്യാരം, നിന്റെ വാദ്യങ്ങളും സ്ത്രീകളും നി
ന്നോടു ചിററായ്മെക്ക് ഉണ്ടു, നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച (വാഴിച്ച) നാളിൽ അവ
൰൪ നിനക്ക് ഒരുക്കപ്പെട്ടു. നീ മറെക്കുന്നവനായ അഭിഷിക്തകരൂബ് ത
ന്നേ, ഞാനും നിന്നെ ആക്കിവെച്ചു; നീ ദേവകളുടേ വിശുദ്ധമലയിലാ
൰൫ യി അഗ്നികല്ലുകളുടേ ഇടയിൽ ഊടാടിപ്പോന്നു. നീ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട
നാൾ മുതൽ നീ അനപരാധനായതു നിങ്കൽ അക്രമം കാണായതുവരെ
൰൬ ക്കും. വാണിഭത്തിൻ പെരിപ്പം ഹേതുവായി നിന്റെ ഉള്ളിൽ സാഹ
സം നിറഞ്ഞു നീയും പാപം ചെയ്തു, എന്നിട്ടു ഞാൻ നിന്നെ ബാഹ്യമാ
ക്കി ദേവകളുടേ മലയിൽനിന്നു തള്ളി, മറെക്കുന്ന കരൂബേ നിന്നെ അ
൰൭ ഗ്നികല്ലുകളുടേ നടുവിൽനിന്നു കെടുത്തുകളയും. നിന്റെ ഹൃദയം നിൻ
ശോഭയാൽ ഉയൎന്നു, നിന്റെ ജ്ഞാനത്തെ നീ സൌന്ദൎയ്യത്തോടു കൂടേ
വഷളാക്കി, ഞാൻ നിന്നെ നിലത്ത് എറിഞ്ഞു രാജാക്കന്മാൎക്കു വിനോദ
൰൮ ക്കാഴ്ചയാക്കി വെക്കുന്നു. നിന്റെ അന്യായവ്യാപാരത്തിൽ അകൃത്യങ്ങൾ
വളരുകയാൽ നിന്റെ വിശുദ്ധസ്ഥലങ്ങളെ നീ ബാഹ്യമാക്കി, ഞാനും
നിന്റെ ഉള്ളിൽനിന്ന് ഓർ അഗ്നിയെ ഉല്പാദിപ്പിക്കും അതു നിന്നെ തി
ന്നും, നിന്നെ കാണുന്ന എല്ലാവരുടേ കണ്ണുകൾക്കും ഞാൻ നിന്നെ ഭസ്മ
൰൯ മാക്കിക്കളയും. ജനങ്ങളുടേ ഇടയിൽ നിന്നെ അറിയുന്നവർ നിന്നെ
ചൊല്ലി വിസ്മയിക്കും; നീ ത്രാസങ്ങളായ്ഭവിച്ചു; നീ എന്നേക്കും ഉണ്ടാക
കയും ഇല്ല.

൨൰. ൨൧ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര നീ
ചീദോന്നു നേരേ മുഖം വെച്ചു അതിന്ന് എതിരേ പ്രവചിച്ചു പറക:
൨൨ യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ചീദോനേ നിന്നെക്കൊള്ളേ
ഞാൻ ഇതാ! നിന്നകത്തു ഞാൻ എന്നെ തേജസ്കരിക്കും, ഇതിൽ ന്യായ
വിധികളെ നടത്തി എന്നെ തന്നേ വിശുദ്ധനായി കാട്ടിയാൽ ഞാൻ യ
൨൩ ഹോവ എന്ന് അവർ അറികയും ചെയ്യും. ഞാൻ അതിൽ മഹാവ്യാധി
യും തെരുക്കളിൽ ചോരയും അയക്കും, ചുററിൽനിന്നും അതിന്മേൽ വരു
ന്ന വാളാൽ കതൎന്നവർ അതിൻ നടുവിൽ വീഴും, ഞാൻ യഹോവ എന്ന്
൨൪ അവർ അറികയും ചെയ്യും. ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിൽ ഉൾച്ചിരി ഭാവിച്ച
ചുററുമുള്ളവർ ഏവരിൽനിന്നും ആ ഗൃഹത്തിന്നു കുത്തുന്ന മുള്ളും നോ
വിക്കുന്ന ശല്യവും ഇനി ഉണ്ടാകയും ഇല്ല, ഞാൻ യഹോവാകൎത്താവ്
എന്ന് അവർ അറിയും.

൨൫ യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഞാൻ ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തെ ചി

തറിപ്പോയ വംശങ്ങളിൽനിന്ന ചേൎക്കുമ്പോൾ ജാതികളുടേ കണ്ണുകൾക്ക
ഞാൻ അവരിൽ വിശുദ്ധനായി കാട്ടും, എൻ ദാസനായ യാക്കോബിന്നു
൨൬ ഞാൻ കൊടുത്ത സ്വന്തനാട്ടിൽ അവർ കുടിയിരിക്കും; അതിൽ നിൎഭയ
മായി വസിച്ചു വീടുകളെ പണിതു വള്ളിപ്പുറമ്പുകളെ നട്ടുകൊള്ളും.
ഉൾച്ചിരി ഭാവിക്കുന്ന ചുററാർ ഏവരിലും ഞാൻ ന്യായവിധികൾ നട
ത്തുകയിൽ അവർ സ്വൈരമായി പാൎത്തു ഞാൻ അവരുടേ ദൈവമായ
യഹോവ എന്ന് അറികയും ചെയ്യും.

൨൯. അദ്ധ്യായം. (—൩൨.)

മിസ്രെക്കു ന്യായവിധിയും താഴ്ചയും വരുന്നതു (൧൭) നബുകദ്രേചരുടേ
ജയങ്ങളാൽ.

൧ **പ**ത്താം ആണ്ടിൽ പത്താം തിങ്ങളുടേ പന്ത്രണ്ടാം തിയ്യതിയിൽ യഹോ
൨ വാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര നീ മിസ്രരാജാ
വായ ഫറോവിന്നു നേരേ മുഖം വെച്ചു അവന്നും സകലമിസ്രെക്കും എതി
൩ രേ പ്രവചിച്ചുരെച്ചു പറക: യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: മി
സ്രരാജാവായ ഫറോവേ നിന്നെക്കൊള്ളേ ഞാൻ ഇതാ! തൻ ആറുകൾക്കു
ള്ളിൽ അമരുന്ന വലിയ കടല്പാമ്പേ (നക്രമേ)! എൻ നദി എനിക്ക്
ഉള്ളൂ, എനിക്കായി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതു, എന്നു ചൊല്ലുന്നവനേ!
൪ ഞാനോ നിന്റേ അണലിൽ കൊളുത്തിട്ടു നിന്റേ ആറുകളിലേ മീനുക
ളെ നിന്റേ ചെതുമ്പുകളിൽ പററിച്ചു ആറുകൾ അകത്തുനിന്നു നിന്നേ
൫ ചെതുമ്പലിൽ പററിയ ആററുമീൻ എപ്പേരുമായി കരേററി, നിന്നെയും
ആററുമീൻ എപ്പേരുമായി മരുവിൽ ഇട്ടേക്കും, നിലനിരപ്പിൽ നീ വീ
ഴും, നിന്നെ എടുത്തു ചേൎപ്പാറും ഇല്ല, വയലിലേ മൃഗങ്ങൾക്കും ആകാശ
൬ പക്ഷികൾക്കും ഞാൻ നിന്നെ ഊണാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു, ഞാൻ യഹോവ
൭ എന്നു മിസ്രവാസികൾ ഒക്കയും അറികയും ചെയ്യും.— അവർ ഇസ്രയേൽ
ഗൃഹത്തിന്ന് ഓടക്കോൽ ആകകൊണ്ടു (നിന്റേ ചില്ലികൾ പിടിച്ചാൽ
നീ ഒടിഞ്ഞു ജനങ്ങൾക്കു തോൾ എല്ലാം പിളൎക്കും, നിന്മേൽ ചാരിയാലോ
൮ നീ തകൎന്നു അവൎക്ക് ഇടുപ്പുകൾ ഒക്കയും ആടിക്കും), അതുകൊണ്ടു യഹോ
വാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഞാൻ ഇതാ വാളിനെ നിന്മേൽ വരു
൯ ത്തി മനുഷ്യരെയും പശുക്കളെയും നിങ്കൽനിന്നു ഛേദിക്കും. മിസ്രനാടു
പാഴും ശൂന്യവും ആകും, ഞാൻ യഹോവ എന്ന് അവർ അറികയും

ചെയ്യും. നദി എനിക്കുള്ളു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കീട്ടു എന്നു പറകയാൽ തന്നേ,
൧൦ ഞാൻ ഇതാ നിന്നെയും നിൻ്റെ ആറുകളെയുംകൊള്ളേ (വന്നു) മിസ്രനാ
ടു മിഗ്ദോലോട്ടു സവേനയോളം കൂശ് അതിർവരേയും അതിശൂന്യപാ
൧൧ ഴാക്കും. അതിൽ ആൾക്കാൽ കടക്ക ഇല്ല പശുക്കാലും കടക്ക ഇല്ല നാ
൧൨ ല്പതു വൎഷം കുടിയിരിപ്പും ഇല്ല. ഞാൻ മിസ്രദേശത്തെ ശൂന്യമായ്പ്പോയ
ദേശങ്ങളുടേ ഇടയിൽ ശൂന്യവും അതിൻ പട്ടണങ്ങളെ പാഴായ പട്ടണ
ങ്ങൾ ഇടയിൽ നാല്പത് ആണ്ടു പാഴുമാക്കി വെച്ചു മിസ്രക്കാരെ ജാതിക
ളിൽ ചിന്നിച്ചു രാജ്യങ്ങളിൽ ചിതറിച്ചുകളയും.
൧൩ യഹോവാകൎത്താവാകട്ടേ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു! നാല്പത് ആണ്ടു കഴി
൧൪ ഞ്ഞാൽ ഞാൻ മിസ്രക്കാരെ ചിന്നിച്ച വംശങ്ങളിൽനിന്നു കൂട്ടും, മിസ്രയു
ടേ അടിമയെ ഞാൻ മാററി അവരെ ഉൽപത്തിദേശമാകുന്ന പത്രോ
൧൫ സിലേക്കു മടക്കും അവിടേ അവർ താണരാജ്യം ആകും. ജാതികളുടേ
മേൽ ഇനി ഉയരാതേ രാജ്യങ്ങളിൽ താണതാകം, ജാതികളിൽ അധിക
൧൬ രിക്കാതവണ്ണം ഞാൻ അവരെ കുറെക്കും. ഇസ്രയേൽഗൃഹം അവരെ
നോക്കി പിഞ്ചേരുന്ന അകൃത്യത്തെ ഓൎപ്പിക്കുന്നൊരു ആശ്രയം അവർ
ആ ഗൃഹത്തിന്ന് ഇനി ആക ഇല്ല, ഞാൻ യഹോവ എന്ന് അറിക
യും ചെയ്യും.
൧൭ ഇരുപത്തേഴാം ആണ്ടിൽ ഒന്നാം (തിങ്ങളുടേ) ഒന്നാം തിയ്യതിയിൽ
൧൮ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര നബുക
ദ്രേചർ എന്ന ബാബേൽരാജാവ് തൻ്റെ പടയെ ചോരെ കൊള്ളേ കൊ
ടിയ വേല എടുപ്പിച്ചു, എല്ലാ തലയും മൊട്ടയായും എല്ലാ ചുമലും ഉരി
ഞ്ഞും പോയിട്ടും അവന്നും പടെക്കും ചോരെക്കൊള്ളേ ചെയ്ത ദേഹണ്ഡ
൧൯ ത്തിന്നു (മതിയായ) കൂലി കിട്ടിയതും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടു യഹോവാ
കൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: നബുകദ്രേചർ എന്ന ബാബേൽരാജാവി
ന്നു ഞാൻ ഇതാ മിസ്രദേശത്തെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടു അതിൻ്റെ സമ്പത്ത് എ
ടുത്തു കവൎച്ച പറിച്ചു പിടിച്ചു കൊള്ള ഇട്ടുകൊൾവാൻ തന്നേ; അവ
൨൦ ൻ്റെ പടെക്ക് ഇതു കൂലി ആക! അവർ എനിക്കായി വേല ചെയ്തു
യാൽ അവൻ പ്രയത്നം കഴിച്ചതിന്നു ശമ്പളമായി ഞാൻ മിസ്രദേശത്തെ
൨൧ അവന്നു കൊടുക്കുന്നു, എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു. ആ ദി
വസത്തിൽ ഞാൻ ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിന്ന് ഒരു കൊമ്പിനെ മുളപ്പിക്കും,
നിനക്ക് അവരുടേ നടുവിൽ വായിൻ തുറപ്പും തരും, ഞാൻ യഹോവ
എന്ന് അവർ അറികയും ചെയ്യും.

൩൰. അദ്ധ്യായം.

മിസ്രയിൽ ന്യായവിധി തട്ടുന്നതിന്റേ വിവരവും (൨൦) ബാ
ബേല്യനാലേ നാശവും.

൧. ൨ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര പ്രവ
ചിച്ചു പറക: യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: മുറയിടുവിൻ!
൩ ആ ദിവസത്തിന്നു ഹാ കഷ്ടം! (യോ. ൧, ൧൫; ൨, ൨.) ദിവസം അ
ണഞ്ഞുവല്ലോ, യഹോവാദിവസം അണഞ്ഞു, അതു മുകില്ക്കാറിന്റേ
൪ നാളും ജാതികളുടേ കാലവും ആകും. വാൾ മിസ്രയിൽ പൂകും, കതന്ന
വർ മിസ്രയിൽ വീണും അതിൻ സമ്പത്ത് എടുത്തും അടിസ്ഥാനങ്ങൾ
൫ ഇടിഞ്ഞും പോകുമ്പോൾ കൂശിലും നടുക്കവലി ഉണ്ടാകും. കൂശ് പൂത്ത്
ലൂദ് മുതലായ കൂലിച്ചേകവർ ഒക്കയും കൂബ് (ലൂബ് ?) നിയമദേശമക്കളു
൬ മായി ഒന്നിച്ചു വാൾകൊണ്ടു വീഴും.— യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു:
മിസ്രയെ താങ്ങുന്നവർ വീഴും. അതിൻ ശക്തിഡംഭവും താഴും, അതിൽ
മിഗ്ദോലോടു സവേനവരേ വാളാൽ വീഴും എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ
൭ അരുളപ്പാടു. (൨൯, ൧൨.) ശൂന്യമായ്പ്പോയ ദേശങ്ങളുടേ ഇടയിൽ അ
തു ശൂന്യവും പാഴായ പട്ടണങ്ങളിടയിൽ അതിൻ പട്ടണങ്ങൾ പാഴമാ
൮ കും. ഞാൻ മിസ്രയിൽ തീയിട്ടിട്ടു അതിൻ തുണക്കാർ എല്ലാം തകൎന്നുപോ
൯ കയിൽ ഞാൻ യഹോവ എന്ന് അവർ അറിയും. നിശ്ചിന്തയുള്ള കൂശി
നെ അരട്ടുവാൻ അന്നാൾ ദൂതന്മാർ എങ്കൽനിന്നു കപ്പലുകളിൽ പുറപ്പെ
ട്ടും, മിസ്രനാൾക്ക് ഒത്ത നടുക്കവലി അവരിലും ഉണ്ടാകും, ഇതാ അതു വ
൧൦ രുന്നു സത്യം.— യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: നബുകദ്രേചർ
എന്ന ബാബേൽരാജാവിന്റേ കൈകൊണ്ടു ഞാൻ മിസ്രയിലേ ആരവാ
൧൧ രത്തെ ശമിപ്പിക്കും. അവനും പ്രജകളുമായി ജാതികളിൽ അതിപ്രൌ
ഢരായവർ ദേശത്തെ വഷളാക്കുവാൻ വരുത്തിക്കപ്പെട്ടു മിസ്രയെ കൊ
൧൨ ള്ളേ വാളുകൾ ഊരി കുലപ്പെട്ടവരെ ദേശത്തിൽ നിറെക്കും. ഞാൻ ആ
റുകളെ വററിച്ചു ദേശത്തെ ദുൎജ്ജനങ്ങളുടേ കയ്യിൽ വിററു അന്യരുടേ ക
യ്യാൽ നാട്ടും അതിൻ നിറവും ശൂന്യമാക്കും, യഹോവയായ ഞാൻ ഉരെ
൧൩ ച്ചു.—യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഞാൻ മുട്ടങ്ങളെ കെടുത്തു
നോഫിൽനിന്ന് അസത്തുകളെ നിഗ്രഹിക്കും, മിസ്രദേശത്തുനിന്ന് ഒരു
മന്നവൻ ഇനി ഉണ്ടാകയുമില്ല. ഞാൻ മിസ്രദേശത്തു ഭയത്തെ ഇരുത്തും
൧൪ പത്രോസിനെ ശൂന്യമാക്കി ചോവാനിൽ തീയിട്ടു നോവിൽ ന്യായവിധി

൧൫ കളെ നടത്തി, മിസ്രക്കോട്ടയായ സീനിൽ എൻ ഊഷ്മാവിനെ ചൊരി
൧൬ ഞ്ഞു, നോവിലേ ആരവാരത്തെ അറുതിവരുത്തും. മിസ്രയിൽ ഞാൻ അ
ഗ്നി ഇടും, സീൻ നൊന്തു പിടെക്കും, നോ(മതിൽ) പിളൎന്നു കയറേണ്ടി
൧൭ യതു, നോഫ് പകലേ ഞെരുക്കുന്നവരെ (കാണും), ഓനിലും പീപസ്തി
ലും ബാല്യക്കാർ വാളാൽ വീഴും. (പൌരന്മാർ) അടിമയിലേക്കു യാത്ര ആ
൧൮ കും. തഃപഹെനസിൽവെച്ചു ഞാൻ മിസ്ര (ചുമത്തിയ) നുകങ്ങളെ ഒടിച്ചു
അതിൻ ശക്തിഡംഭത്തെ ശമിപ്പിച്ചാൽ പകൽ ഇരുണ്ടു മുകിൽ മൂടി പു
൧൯ ത്രിമാർ അടിമപ്പെട്ടുപോകും. ഇങ്ങനേ ഞാൻ മിസ്രയിൽ ന്യായവി
ധികളെ നടത്തും ഞാൻ യഹോവ എന്ന് അവർ അറികയും ചെയ്യും.
൨൦ പതിനൊന്നാം ആണ്ടിൽ ഒന്നാം (തിങ്ങളുടേ) ഏഴാം തിയ്യതിയിൽ
൨൧ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മിസ്രരാജാവായ ഫ
റോവിൻ ഭുജത്തെ ഞാൻ ഒടിച്ചുകളഞ്ഞു; അതു വാൾ പിടിപ്പോളം ഉറ
പ്പവരുമാറു മരുന്നിട്ടു തുണി ചുററി മുറുക്കുവാൻ ഇതാ കെട്ടപ്പെട്ടുകയും
൨൨ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടു യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഫറോ എ
ന്ന മിസ്രരാജാവിന്ന് എതിരേ ഞാൻ ഇതാ (വന്നു) ഉറപ്പുള്ളതും ഒടിഞ്ഞ
തും ആക ഭുജങ്ങൾ രണ്ടിനെയും ഒടിച്ചു വാളിനെ കയ്യിൽനിന്നു വീഴി
൨൩ ക്കും. മിസ്രക്കാരെ ജാതികളിൽ ചിന്നിച്ചു രാജ്യങ്ങളിൽ ചിതറിക്കും.
൨൪ ബാബേൽരാജാവിൻ ഭുജങ്ങളെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു എന്റേ വാളിനെ അ
വൻകൈക്കൽ കൊടുത്തു ഫറോവിന്റേ ഭുജങ്ങളെ ഒടിച്ചു ഇവൻ അ
൨൫ വന്റേ മുമ്പിൽ കതന്നവന്റേ ഞരക്കങ്ങൾ ഞരങ്ങുമാറാക്കും. ബാബേ
ൽരാജാവിന്റേ ഭുജങ്ങളെ ഞാൻ ഉറപ്പിക്കും, ഫറോവിൻ ഭുജങ്ങൾ വീ
ണുപോം. എൻ വാളിനെ ബാബേൽരാജാവിൻ കൈക്കൽ കൊടുത്തിട്ട്
അവൻ അതു മിസ്രദേശത്തെക്കൊള്ളേ ഓങ്ങുകയിൽ ഞാൻ യഹോവ എ
൨൬ ന്ന് അവർ അറിയും. മിസ്രക്കാരെ ഞാൻ ജാതികളിൽ ചിന്നിച്ചു രാജ്യ
ങ്ങളിൽ ചിതറിക്കയാൽ ഞാൻ യഹോവ എന്ന് അവർ അറിയും.

൩൧. അദ്ധ്യായം.

അശ്ശൂർ വളൎന്നു തെഴുത്തു (൧൦) ഡംഭിച്ചു വീണു (൧൫) ജാതികളെ ഞെട്ടിച്ച
തിന്നു ഫറോവും ഒത്തുവരും.

൧ പതിനൊന്നാം ആണ്ടിൽ മൂന്നാം (തിങ്ങളുടേ) ഒന്നാം തിയ്യതി യഹോ
൨ വാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര മിസ്രരാജാവാ

യ ഫറോവിനോടും അവന്റെ സകല ആരവാരത്തോടും പറക: നിന്റെ
൩ വലിപ്പത്തിൽ നീ ആൎക്കു സമൻ? അതാ അശ്ശൂർ ലിബനോനിൽ ദേവ
ദാരുവായി കൊമ്പുകൾ ശോഭിച്ചു നിഴലിടുന്ന ചോല കെട്ടി വളൎച്ച ഉയ
൪ ൎന്ന തല കാറുകളോട് എത്തി. ആയതിനെ വെള്ളം വളൎത്തി ആഴി
ഉയൎത്തി, ഇതിൻ പുഴകൾ നട്ട സ്ഥലത്തെ ചുററി ഒഴുകി, വയലിലേ എ
൫ ല്ലാ മരങ്ങളിലേക്കും അതു കയ്യാറുകളെ അയച്ചു. എന്നതുകൊണ്ടു അ
തിൻ വളൎച്ച വയലിലേ എല്ലാ മരങ്ങളിലും ഉയൎന്നു, പെരുവെള്ളത്താൽ
൬ പടരുകയിൽ ശാഖകൾ പെരുകി തുപ്പുകൾ നീണ്ടുപോന്നു. അതിൻ
ശാഖകളിൽ ആകാശപക്ഷി ഒക്കയും കൂടു കൂട്ടി തുപ്പിൻ കീഴേ വയലി
ലേ മൃഗം എല്ലാം പെററു, അതിൻ നിഴലിൽ വലിയ ജാതികൾ ഒക്ക ഇ
൭ രുന്നു. വേർ പെരുവെള്ളങ്ങളോടു ചേരുകയാൽ അതു വലിപ്പം കൊ
൮ ണ്ടും ചില്ലികളുടേ നീളം കൊണ്ടും ശോഭിച്ചു, ദൈവത്തോട്ടത്തിലേ ദേ
വദാരുക്കൾ അതിനെ വെല്ലാ, കീൽമരങ്ങൾ അതിൻ ശാഖകളോട് ഒ
വ്വാ, അരഞ്ഞിലും അതിൻ തുപ്പോട് എത്താ, ദൈവത്തോട്ടത്തിൽ ഒരു
൯ വൃക്ഷവും ഭംഗികൊണ്ട് അതിനോട് ഒവ്വാ. ചില്ലികളുടേ പെരിപ്പ
ത്താൽ ഞാൻ അതിനെ സുന്ദരമാക്കുകകൊണ്ടു ദൈവത്തോട്ടത്തിൽ ഉള്ള
ഏദൻവൃക്ഷങ്ങൾ എപ്പേരും അതിങ്കൽ അസൂയ ഭാവിച്ചു.
൧൦ അതുകൊണ്ടു യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറഞ്ഞു: നീ വളൎച്ചയിൽ
ഉയൎന്നു തലയെ കാറുകളോട് എത്തിച്ചു ഉന്നതികൊണ്ടു ഹൃദയം പൊങ്ങു
൧൧ കയാൽ, ഞാൻ ആ വൃക്ഷത്തെ ജാതികളിൽ ബലവാനായവന്റെ ക
യ്യിൽ ഏല്പിക്കും. അവൻ അതിനോടു വേണ്ടുവോളം ചെയ്യും. ദുഷ്ടത
൧൨ നിമിത്തം ഞാൻ അതിനെ ആട്ടിക്കളഞ്ഞു. ജാതികളിൽ അതിപ്രൌ
ഢപരന്മാർ അതിനെ വെട്ടിയിട്ട് എറിഞ്ഞു; മലകളിന്മേലും എല്ലാ താ
ഴ്വരകളിലും അതിൻ ചില്ലികൾ വീണു, കൊമ്പുകൾ ഭൂമിയുടേ എല്ലാ പ
ള്ളങ്ങളിലും തകൎന്നു സകലഭൂവംശങ്ങളും അതിൻ നിഴൽ വിട്ട് ഇറങ്ങി
൧൩ അതിനെ വെച്ചേച്ചു പോയി. വീണ തടിമേൽ ആകാശപക്ഷികൾ
എല്ലാം ഇരുന്നു, അതിൻ തുപ്പിനെ വയലിലേ മൃഗം ഒക്കയും തെണ്ടുന്നു,
൧൪ വെള്ളത്തിലേ മരം ഒന്നും വളൎച്ച നിമിത്തം ഉയരാതേയും തലയെ കാ
റുകളോളം നീട്ടാതേയും നീൎക്കുടിയന്മാർ ആരും ഉന്നതിഹേതുവായി
തന്നിൽ തന്നേ ഊന്നാതേയും ഇരിക്കേണ്ടതിന്നത്രേ. അവർ എപ്പേരും
മരണത്തിന്നല്ലോ ഏല്പിക്കപ്പെട്ടു മനുഷ്യപുത്രരുടേ ഇടയിൽ ആഴമുള്ള
ദേശത്തിൽ (പോയി) കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവരോടു (കൂടും).

൧൫ യഹോവാകർത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: അവൻ പാതാളത്തിൽ കിഴി
ഞ്ഞന്നു ഞാൻ അലമുറവരുത്തി, അവനു വേണ്ടി ആഴിയെ (ഖേദം) പുത
പ്പിച്ചു അതിൻ പുഴകളെ തടുത്തു പെരുവെള്ളങ്ങളും അടങ്ങു നിന്നു;
അവന്നു വേണ്ടി ഞാൻ ലിബനോനെ കറുപ്പിച്ചു വയലിലേ മരങ്ങൾ ഒ
൧൬ ക്കയും അവന്നു വേണ്ടി മാഴ്കിപ്പോയി. അവനെ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന
വരോടു കൂട്ടി പാതാളത്തിൽ കിഴിക്കയിൽ ഞാൻ വീഴ്ചയുടേ ഒച്ചയാൽ
ജാതികളെ നടുക്കി; ആഴമുള്ളദേശത്തോ ലിബനോനിൽ മേത്തരമായതും
നല്ലതുമായി ഏദൻവൃക്ഷങ്ങൾ ഒക്കയും നീർകുടിയന്മാർ എപ്പേരും ആ
൧൭ ശ്വസിച്ചു തെളിഞ്ഞു. അവരും ജാതികളുടേ ഇടയിൽ അവന്റെ നിഴ
ലിൽ തുണക്കാരായിരുന്നവർ തന്നേ അവനോടു പാതാളത്തിൽ കിഴി
൧൮ ഞ്ഞു വാൾ കുത്തുന്നവരോടു (ചേൎന്നു).— ഇങ്ങനേ ഇരിക്കേ തേജസ്സി
നാലും വലിപ്പത്താലും ഏദൻമരങ്ങളിൽ ഏതിന്നു നീ സമൻ? ഏദൻ
മരങ്ങളോടു നീയും ആഴമുള്ള ദേശത്തേക്കു കിഴിക്കപ്പെട്ടു പരിച്ഛേദന
ഇല്ലാത്തവരുടേ ഇടയിൽ വാൾകുത്തുന്നവരോടു കൂടി കിടക്കും. ഫറോ
വും അവന്റെ ആരവാരവും എല്ലാം ഇതത്രേ എന്നു യഹോവാകർത്താ
വിൻ അരുളപ്പാടു.

൩൨. അദ്ധ്യായം.

ഫറോവിൻ വീഴ്ചയും (൧൭) മിസ്രയുടേ നാശവും ചൊല്ലി വിലാപങ്ങൾ.

൧ പന്ത്രണ്ടാം ആണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ടാം തിങ്ങളുടേ ഒന്നാം തിയ്യതി യഹോവാ
൨ വചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര ഫറോ എന്ന മി
സ്രരാജാവിനെ ചൊല്ലി വിലാപം തുടങ്ങി അവനോടു പറക: ജാതിക
ളിൽ ബാലസിംഹത്തോടു നിന്നെ ഉപമിച്ചു നീയോ വെള്ളത്തിൽ കട
ല്പാമ്പു (നക്രം) പോലേ അത്രേ; നിന്റെ പുഴകളിൽ നീ ചാടി കാലുക
൩ ളാൽ വെള്ളത്തെ കലക്കി ആറുകളെ ചവിട്ടി കുഴെച്ചു. യഹോവാക
ർത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: നിന്റെ മേൽ ഞാൻ ബഹുവംശങ്ങളുടേ
കൂട്ടത്തിൽ എൻ വലയെ വീശും, അവർ നിന്നെ എൻ കടുക്കിൽ കരേ
൪ റും, ഞാൻ നിന്നെ കരയിൽ ഇട്ടു നിലനിരപ്പിൽ ചാടി ആകാശ
പക്ഷി എല്ലാം നിന്നിൽ ഇരുത്തി സകലഭൂമൃഗത്തിന്നു നിന്നാൽ തൃപ്തി
൫ വരുത്തും. നിന്റെ മാംസത്തെ ഞാൻ മലകൾമേലും ധരുത്തി നിൻ
൬ ശവക്കൂമ്പലാൽ താഴ്വരകളെ നിറെച്ചു, നിന്റെ ചോരവാർച്ചയാൽ മല

കൾ വരേയും ഭൂമിയെ കടിപ്പിക്കും, പള്ളങ്ങൾ നിന്നാൽ നിറകയും
൭ ചെയ്യും. നിന്നെ പൊലിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ഞാൻ വാനത്തെ മൂടി അതിൻ
നക്ഷത്രങ്ങളെ കറുപ്പിക്കും, സൂൎയ്യനെ മുകിൽകൊണ്ടു മറെക്കും ചന്ദ്രൻ
൮ തൻ നിലാവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കയും ഇല്ല. നിനക്കു വേണ്ടി ഞാൻ വാ
നത്തിലേ ഒളിമീനുകൾ ഒക്കയും ഇരുട്ടി നിൻ ദേശത്തിന്മേൽ അന്ധകാ
൯ രം പരത്തും എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു. നീ അറിയാത്ത
രാജ്യങ്ങളിലും ഞാൻ ജാതികളിൽ നിന്റേ കലാപത്തെ എത്തിക്കയാൽ
൧൦ അനേകവംശങ്ങളുടേ മനസ്സു ഞാൻ നോവിച്ചു, ഏറിയ വംശങ്ങളെ
നിങ്കൽ സ്തംഭിപ്പിക്കും; അവരുടേ രാജാക്കന്മാർ ഞാൻ അവൎക്കു മുമ്പിൽ
എൻ വാളിനെ വീശിയാൽ നിങ്കൽ ഞെടുഞെടെ ഞെട്ടി നിന്റേ വീഴ്ച
നാളിൽ അവനവൻ തൻ പ്രാണന്നായി ക്ഷണം ക്ഷണം നടുങ്ങും.—
൧൧ യഹോവാകൎത്താവാകട്ടേ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ബാബേൽരാജാവിൻ
൧൨ വാൾ നിന്മേൽ വരും. ശൂരന്മാരുടേ വാളുകളാൽ നിന്റേ ആരവാര
ത്തെ ഞാൻ വീഴിക്കും, അവർ ഒക്ക ജാതികളിൽ അതിപ്രൌഢന്മാർ,
മിസ്രയുടേ ഡംഭത്തെ അവർ നിഗ്രഹിക്കും, അതിലേ ആരവാരം എല്ലാം
൧൩ സന്നമാകും. പെരുവെള്ളങ്ങൾ അരികത്തുള്ള അതിന്റേ കന്നുകാലി
എല്ലാം ഞാൻ കെടുക്കും, മനുഷ്യക്കാൽ ഇനി അവ കലക്കാതേ കാറുകുള
൧൪ മ്പും കലക്കാതേ ഇരിപ്പാൻ തന്നേ. മിസ്രദേശത്തു പാൎക്കുന്നവരെ ഒക്ക
യും ഞാൻ തച്ചു അതിനെ ശൂന്യമാക്കീട്ടു നാടും അതിൻ നിറവ് അററു
൧൫ പാഴാകുമ്പോൾ, അന്നു ഞാൻ അതിൻ വെള്ളങ്ങളെ ഊറിക്കിടത്തി പു
ഴകൾ എണ്ണ പോലേ ഒഴുകുമാറാക്കും എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരു
൧൬ ളപ്പാടു. ഇങ്ങനേ ഞാൻ യഹോവ എന്ന് അവർ അറിയും. ഇതു വി
ലാപം, വിലപിച്ചു പാടുവാനുള്ളതു, ജാതികളുടേ പുത്രിമാർ അതിനെ
പാടും, മിസ്രയെയും അതിൻ ആരവാരത്തെയും എല്ലാം ചൊല്ലി വില
പിച്ചു പാടും എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.
൧൭ പന്ത്രണ്ടാം ആണ്ടിൽ (പന്ത്രണ്ടാം) തിങ്ങളുടേ പതിനഞ്ചാം തിയ്യതി
൧൮ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര മിസ്ര
യുടേ ആരവാരത്തെ ചൊല്ലി മുറയിട്ടു അതിനെ നിറന്ന ജാതികളുടേ
പുത്രിമാരെ പോലേ ആഴമുള്ള ദേശത്തേക്കു കിഴിച്ചു കുഴിയിൽ ഇറങ്ങിയ
൧൯ വരോടു (കൂട്ടുക)! മനോഹരംകൊണ്ടു നീ ആരെ വെല്ലുന്നു? ഇറങ്ങിവാ
൨൦ പരിച്ഛേദന ഇല്ലാത്തവരോടു കിടന്നുകൊൾ! വാൾ കുത്തിയവരുടേ
ഇടയിൽ അവർ വീഴും; അവളെ സകല ആരവാരവും ആയി പിടിച്ചി

൨൧ ഴെപ്പിൻ എന്ന (മാററാന്മാൎക്കു) വാൾ നല്കപ്പെട്ടു. പാതാളനടുവിൽ
നിന്ന വീരക്രൂററന്മാർ അവൻേറ തുണയാളികളോട് അവനെ കുറിച്ച്
ഉരിയാടുന്നു; ആ പരിച്ഛേദന ഇല്ലാത്തവർ വാൾ കുത്തന്നവരായി കിഴി
൨൨ ഞ്ഞു കിടക്കുന്നു.— അവിടേ അശ്ശൂർ സൎവ്വസമൂഹവുമായിട്ട് ഉണ്ടു, അ
തിൻ ശവക്കുഴികൾ ചുററും (ഉണ്ടു) എല്ലാവരും കുത്തന്നവർ വാളാൽ വീണ
൨൩ വർ. ഏററം അഗാധഭാഗത്ത് അതിന്ന ശവക്കുഴികൾ കൊടുക്കപ്പെട്ടു
അതിൻ കുഴിയുടേ ചുററും സമൂഹവും കിടക്കുന്നു, ജീവികളുടേ ദേശത്തു
ഭീഷണി പരത്തിയ ശേഷം എല്ലാവരും കുത്തന്നവർ വാളാൽ വീണവർ.—
൨൪ അവിടേ ഏലാം തൻ കുഴിയുടേ ചുററും സൎവ്വസമൂഹവുമായി (ഉണ്ടു).
ജീവികളുടേ ദേശത്തു ഭീഷണി പരത്തിയ ശേഷം എല്ലാവരും കുത്തന്നവർ
വാളാൽ വീണവർ, പരിച്ഛേദന ഇല്ലാതേ ആഴമുള്ള ദേശത്തേക്ക് ഇ
ഴിഞ്ഞു കുഴിയിൽ ഇറങ്ങിയവരോടു തങ്ങളുടേ മാനക്കേടു ചുമക്കുന്നു.
൨൫ അതിന്നും സകല ആരവാരത്തിന്നും കലപ്പെട്ടവരുടേ ഇടയിൽ കിടക്ക
കിട്ടി, ശവക്കുഴികൾ അവൻേറ ചുററും തന്നേ; ഏവരും പരിച്ഛേദന
ഇല്ലാതേ വാൾ കുത്തന്നവർ; ജീവികളുടേ ദേശത്ത് അവരുടേ ഭീഷണി
പരന്നതുകൊണ്ടു കുഴിയിൽ ഇറങ്ങിയവരോടു തങ്ങടേ മാനക്കേടു ചുമ
൨൬ ക്കുന്നു; കലപ്പെട്ടവരുടേ ഇടയിൽ അവനെ വെച്ചുകിടക്കുന്നു.— അവി
ടേ മേശൿ തുബൽ സകല ആരവാരവുമായി (ഉണ്ടു), അവൻേറ ചുററും
അതിൻ ശവക്കുഴികൾ എല്ലാവരും പരിച്ഛേദന ഇല്ലാത്തവർ ജീവികളു
൨൭ ടേ ദേശത്തു ഭീഷണി പരത്തുകകൊണ്ടു വാൾ കുത്തന്നു പോയവർ. പരി
ച്ഛേദന ഇല്ലാത്തവരിൽ പട്ടുപോയി തങ്ങടേ ആയുധക്കോപ്പോടേ പാ
താളത്തിൽ കിഴിഞ്ഞു വാളുകളെ തലകൾക്കു കീഴേ വെച്ചു കിടത്തിയ
വീരന്മാരോട് ഇവർ കിടക്കുന്നില്ല. ജീവികളുടേ ദേശത്തു വീരന്മാൎക്കു
ഭീഷണി ആകകൊണ്ടു അവരുടേ കുററങ്ങൾ അവരുടേ അസ്ഥികളി
൨൮ ന്മേൽ ആയി. (മിസ്രക്കാര) നീയും പരിച്ഛേദന ഇല്ലാത്തവരുടേ ഇട
൨൯ യിൽ നുറുങ്ങി വീണു വാൾ കുത്തന്നവരോടു കിടക്കും.— അവിടേക്ക് എ
ദോംരാജാക്കന്മാരും എല്ലാ മന്നവരുമായി (കിഴിഞ്ഞു), എത്ര വീരത ഉണ്ടാ
യിട്ടും അവർ വാൾ കുത്തന്നവരോടു കൂട്ടപ്പെട്ടു പരിച്ഛേദന ഇല്ലാത്തവ
൩൦ രോടും കുഴിയിൽ ഇറങ്ങിയവരോടും ഒന്നിച്ചു കിടക്കുന്നു. അവിടേക്കു
ഉത്തരദിക്കിലേ അഭിഷിക്തന്മാരും സകലചിദോന്യരും (ഉണ്ടു), വീര
തയാൽ എത്ര ഭീഷണി പരത്തിയിട്ടും ലജ്ജപ്പെട്ടു അവർ കലപ്പെട്ടവ
രോടു ചേരുവാൻ കിഴിഞ്ഞു പരിച്ഛേദനയില്ലാത്തവരായി വാൾ കുത്തന്ന

വരോടു ശയിച്ചു കുഴിയിൽ ഇറങ്ങിയവരോടു കൂടി തങ്ങളുടേ മാനക്കേടു
൩൧ ചുമക്കുന്നു.— ഇവരെ ഫറോ കണ്ടു തന്റെ സകല ആരവാരത്തെ കുറി
ച്ച് ആശ്വസിക്കും. ഫറോവും സകലസൈന്യവുമായി വാൾ കുത്തു
൩൨ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു. ഞാനാകട്ടേ
ജീവികളുടേ ദേശത്ത് അവനെ ഭീഷണി പരത്തിച്ച ശേഷം പരിഛ്ശേ
ദനം ഇല്ലാത്തവരുടേ ഇടയിൽ വാൾ കുത്തുവരോടു കിടത്തപ്പെട്ടതു ഫറോ
സകല ആരവാരവുമായി, എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.

IV. ഇസ്രയേലിനെ യഥാസ്ഥാനമാക്കും എന്നുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങൾ. (അ. ൩൩—൩൯.)

൩൩. അദ്ധ്യായം.

പ്രവാചകൻ കാവലാളിയായി (൧൦) വിശേഷാൽ ദൈവത്തിൽ തേറുവാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കേണം. (൨൦) പട്ടണനാശം കേട്ട ഉടനേ (൨൧) മനന്തിരിവിനെ ചോദിക്കുന്നു.

൧. ൨ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര നിൻ
ജനപുത്രരോട് ഉരിയാടി പറക: ഒരു ദേശത്തിന്മേൽ ഞാൻ വാളിനെ
വരുത്തുമ്പോൾ ദേശത്തിലേ ജനങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഓർ ആളെ
൩ തെരിഞ്ഞു തങ്ങൾക്കു കാവലാളി ആക്കി വെച്ചാൽ, അവൻ വാൾ നാട്ടി
ന്മേൽ വരുന്നതു കണ്ടു കാഹളം ഊതി ജനത്തെ സൂക്ഷിപ്പിച്ചു എങ്കിൽ,
൪ കാഹളശബ്ദം കേട്ടിട്ടും ഒരുവൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളായ്കയാൽ വാൾ എ
ത്തി അവനെ പറിച്ചാൽ അവന്റെ രക്തം അവൻതലയിൽ ഇരിക്കും.
൫ കാഹളശബ്ദം കേട്ടും കരുതാതേ പോയി; കരുതി എങ്കിൽ പ്രാണര
ക്ഷ വരുത്തുമായിരുന്നതുകൊണ്ടു അവന്റെ രക്തം അവൻമേലത്രേ.
൬ കാവലാളി വാൾ വരുന്നതു കണ്ടിട്ടും കാഹളം ഊതായ്കയാൽ ജനം സൂ
ക്ഷിച്ചുകൊള്ളാതേ പോയാൽ വാൾ എത്തി അവരിൽ ഒരു ദേഹിയെ
പറിച്ചു എങ്കിലോ ഇവൻ തൻ കുററത്താൽ പറിക്കപ്പെട്ടു, അവന്റെ ര
ക്തത്തെ ഞാൻ കാവലാളിയുടേ കയ്യിൽനിന്നു ചോദിക്കും താനും.—
൭ (൩, ൧൭-൧൯) നിന്നെയോ മനുഷ്യപുത്ര ഞാൻ ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിന്നു
കാവലാളി ആക്കിവെച്ചു, എൻ വായിൽനിന്നു വചനത്തെ നീ കേട്ടു എ
൮ ങ്കൽനിന്ന് അവരെ സൂക്ഷിപ്പിക്ക. ഞാൻ ദുഷ്ടനോടു "ദുഷ്ട നീ മരി
ക്കേ ഉള്ളു" എന്നു പറയുമ്പോൾ നീ ദുഷ്ടനെ ആ വഴിയെ വിടുവാൻ

സൂക്ഷിപ്പിച്ചു ചൊല്ലാഞ്ഞാൽ ആ ദുഷ്ടൻ തൻ കുററത്താൽ മരിക്കും എങ്കി
ലും അവൻേറ രക്തത്തെ നിൻ കയ്യിൽനിന്നു ഞാൻ ചോദിക്കും.
൯ നീയോ ദുഷ്ടനെ ആ വഴിയെ വിട്ടുവാൻ സൂക്ഷിപ്പിച്ചിട്ടും അവൻ ആ
വഴിയെ വിട്ടു തിരിയാഞ്ഞാൽ അവൻ തൻ കുററത്താൽ മരിക്കും, നിൻ
ദേഹിയെ നീ വിട്ടുവിച്ചു താനും.
൧൦ എങ്കിലോ മനുഷ്യപുത്ര ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തോടു പറക: ഞങ്ങളുടേ
ദ്രോഹങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളുടേ മേൽ ആകയാൽ ഞങ്ങൾ അവയിൽ
ഉരുകി മങ്ങിപ്പോകുന്നു പിന്നേ എങ്ങനേ ജീവിച്ചു കൂട്ടും? എന്നു നിങ്ങൾ
൧൧ നേർ പറയുന്നു. അവരോടു പറക: എൻ ജീവനാണ ദുഷ്ടൻേറ മര
ണത്തെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ദുഷ്ടൻ തൻ വഴിയെ വിട്ടു ജീവി
ക്കേണം എന്നത്രേ എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു. നിങ്ങളുടേ
ദുൎവ്വഴികളെ വിട്ടു മനം തിരിഞ്ഞു മടങ്ങുവിൻ! ഇസ്രയേൽഗൃഹമേ നി
൧൨ ങ്ങൾ മരിപ്പാൻ എന്തു?— നീയോ മനുഷ്യപുത്ര നിൻ ജനപുത്രരോടു
പറക: നീതിമാൻേറ നീതി ദ്രോഹിക്കുന്ന നാളിൽ അവനെ ഉദ്ധരിക്ക
ഇല്ല, ദുഷ്ടൻ ദുഷ്ടത വിട്ടു മടങ്ങുന്ന നാളിൽ സ്വദുഷ്ടതയാൽ വീഴുകയും
ഇല്ല, നീതിമാൻ പാപം ചെയ്യുന്ന നാളിൽ ജീവിച്ചു കഴികയും ഇല്ല.
൧൩ ഞാൻ നീതിമാനോടു: ഇവൻ ജീവിക്കേ ഉള്ളു എന്നു പറകയാൽ അവൻ
സ്വനീതിയിൽ തേറി അക്രമം ചെയ്താൽ അവൻേറ സകലനീതികളും
൧൪ ഓൎമ്മപ്പെടുക ഇല്ല, ചെയ്ത അക്രമത്താൽ അവൻ മരിക്കും. നീ മരിക്കേ
ഉള്ളു എന്നു ഞാൻ ദുഷ്ടനോടു പറകയാൽ അവൻ പാപത്തെ വിട്ടു തിരി
൧൫ ഞ്ഞു നേരും ന്യായവും ചെയ്തു, ദുഷ്ടൻ പണയം മടക്കി കൊടുത്തു, കട്ട
തിനെ തിരികേ കൊടുത്തു, അക്രമം ചെയ്യാതേ ജീവൻേറ വെപ്പുകളിൽ
൧൬ നടന്നാൽ മരിക്ക ഇല്ല ജീവിക്കേ ഉള്ളു. അവൻ പിഴെച്ച സകലപാ
പങ്ങളും അവനോട് ഓൎമ്മപ്പെടുക ഇല്ല, നേരും ന്യായവും ചെയ്കയാൽ
൧൭ ജീവിക്കേ ഉള്ളു. എന്നാൽ നിൻ ജനപുത്രന്മാർ "കൎത്താവിൻേറ വഴി
ശരി അല്ല" എന്നു പറയുന്നു (൧൮, ൨൦), ശരിയല്ലാത്തതു സാക്ഷാൽ അ
൧൮ വരുടേ വഴി. നീതിമാൻ തൻ നീതിയെ വിട്ടു തിരിഞ്ഞു അക്രമം ചെ
൧൯ യ്താൽ അതിനാൽ മരിക്കും. ദുഷ്ടൻ തൻ ദുഷ്ടതയെ വിട്ടു തിരിഞ്ഞു നേ
൨൦ രും ന്യായവും ചെയ്താൽ അതിന്നിമിത്തം ജീവിക്കും. എന്നിട്ടും കൎത്താ
വിൻ വഴി ശരി അല്ല എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇസ്രയേൽഗൃഹമേ നി
ങ്ങൾക്കു ഞാൻ ന്യായം വിധിപ്പതു് അവനവനു താന്താൻേറ വഴി
കൾക്കു് ഒത്തവണ്ണമേ.

൨൧ നാം പ്രവസിച്ചിട്ടു പന്ത്രണ്ടാം ആണ്ടിൽ പത്താം (തിങ്ങളുടേ) അ
ഞ്ചാം തിയ്യതി ഉണ്ടായിതു: യരുശലേമിൽനിന്ന ചാടിപ്പോയവൻ എന്നെ
൨൨ വന്നുകണ്ടു "പട്ടണം അടിക്കപ്പെട്ടു" എന്ന പറഞ്ഞു. ചാടിപ്പോയ
വൻ വരുന്നതിന്ന തലനാൾ വൈകുന്നേരം യഹോവക്കൈ എന്മേൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൻ രാവിലേ വരുന്നതിന്ന യഹോവ എന്റേ വായി
തുറന്നിരുന്നു. അന്ന വായി തുറന്ന ഞാൻ ശേഷത്തിങ്കൽ മൌനമായി
പാൎത്തതും ഇല്ല.
൨൩.൨൪ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര
ഇസ്രയേൽനാട്ടിൽ ആ പാഴിടങ്ങളിൽ പാൎക്കുന്നവർ പറയുന്നു: അബ്ര
ഹാം ഏകനായി ദേശത്തെ അടക്കി, നാം അനേകർ (ആകയാൽ) ദേശം
൨൫ നമുക്ക് അടക്കമായി നല്കിക്കിടക്കുന്നു. എന്നതുകൊണ്ട് അവരോടു പ
റക: യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: നിങ്ങൾ രക്തം കൂടിയതു
തിന്നും അങ്ങേ മുട്ടങ്ങളിലേക്കു കണ്ണുകളെ ഉയൎത്തും ചോര പകരും എ
൨൬ ന്നിട്ടു ദേശത്തെ അടക്കയോ? നിങ്ങൾ വാളിന്മേൽ ഊന്നിനിന്ന അറെ
പ്പുകൾ ചെയ്തു അവനവൻ കൂട്ടുകാരന്റേ ഭാൎയ്യയെ തീണ്ടിച്ചു പിന്നേ
൨൭ ദേശത്തെ അടക്കയോ? അവരോട് ഇങ്ങനേ പറക: യഹോവാക
ൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: എൻ ജീവനാണ പാഴിടങ്ങളിൽ ഉള്ളവർ
വാൾകൊണ്ടു വീഴും, നിലനിരപ്പിൽ ഉള്ളവനെ ഞാൻ മൃഗത്തിന്ന് ഊ
ണാക്കും, കോട്ടകളിലും ഗുഹകളിലും ഉള്ളവർ മഹാവ്യാധിയാൽ മരിക്കും.
൨൮ ഞാൻ ദേശത്തെ ശൂന്യവും സന്നവും ആക്കും, അതിൻ ശക്തിഡംഭം
ഒഴിയും, ഇസ്രയേൽമലകൾ കടക്കുന്നവൻ ഇല്ലാതോളവും ശൂന്യമായി
൨൯ നില്ക്കും. ഇങ്ങനേ അവർ ചെയ്ത അറെപ്പുകൾ എല്ലാം വിചാരിച്ചു
ഞാൻ ദേശത്തെ ശൂന്യവും സന്നവും ആക്കിവെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ യഹോ
വ എന്ന് അവർ അറിയും.
൩൦ നിന്നെക്കൊണ്ടോ മനുഷ്യപുത്ര നിൻ ജനപുത്രന്മാർ ഭിത്തികളരിക
ത്തും വീട്ടുതുറവുകളിലും ഉരിയാടുന്നു "ഹോ യഹോവയിൽനിന്ന് എ
ന്തൊരു വചനം പുറപ്പെടുന്നു എന്ന വന്നു കേൾപ്പിൻ!" എന്നു തമ്മി
൩൧ ലും അവനവനോടും സംസാരിക്കുന്നു. ലോകസംഘം കൂടുമ്പോലേ അ
വർ വന്നു എൻ ജനം എന്ന ഭാവിച്ചു നിന്റേ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു നിൻ വ
ചനങ്ങളെ കേൾക്കും; അവ ചെയ്കു ഇല്ലതാനും അവരുടേ വായ്ക്കു രുചി
ക്കുന്നവ മാത്രം ചെയ്യും, അവരുടേ ഹൃദയം സ്വന്തലാഭത്തെ പിന്തേരുന്നു.
൩൨ ഇൻപസ്വരം പൂണ്ടു നല്ലവണ്ണം മീട്ടിക്കൊണ്ടു നാനാരസമുള്ളവ പാടുന്ന

വനെ പോലേ ഇതാ നീ അവൎക്ക് ആകുന്നു; നിന്റെ വചനങ്ങൾ അവർ
൩൩ കേൾക്കും, ചെയ്കു ഇല്ലതാനും. എങ്കിലും അതു വരുമ്പോൾ—ഇതാ വ
രുന്നു—ഒരു പ്രവാചകൻ തങ്ങളുടേ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അ
വർ അറിയും.

൩൪. അദ്ധ്യായം.

ആട്ടിങ്കൂട്ടത്തെ നോക്കാത്ത അധികാരികളെ ദൈവം നീക്കി (൧൧) കൂട്ടത്തെ താൻ ചേൎത്തു വകതിരിച്ച് ഓമ്പി (൨൩) ദാവിദിനെ ഇടയനാക്കി ഇസ്രയേലെ അനുഗ്രഹിക്കും. (യിറ. ൨൩, ൧—൮).

൧. ൨ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര ഇസ്ര
യേലിലേ ഇടയന്മാരെ ചൊല്ലി പ്രവചിക്ക! ആ ഇടയന്മാരോടു പ്രവ
ചിച്ചു പറക: യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: തങ്ങളെ തന്നേ
മേച്ചുകൊണ്ടു ഇസ്രയേലിടയന്മാൎക്കു ഹാ കഷ്ടം! ആടുകളെ അല്ലോ ഇട
൩ യർ മേയ്ക്കേണ്ടിയതു? നിങ്ങളോ മേദസ്സു തിന്നു, രോമത്തെ ഉടുപ്പാക്കി,
൪ തടിച്ചതിനെ അറുക്കുന്നു, കൂട്ടത്തെ മേയ്ക്കുന്നില്ല. ദീനിക്കുന്നവ ഉറപ്പി
ക്കുന്നില്ല, രോഗിക്കു ചികിത്സിക്കുന്നില്ല, മുറിഞ്ഞതു കെട്ടുന്നില്ല, ആട്ടിക്ക
ളഞ്ഞതു മടക്കുന്നില്ല, കാണാതേ പോയതു തേടുന്നില്ല, ബലാല്ക്കാരത്തോ
൫ ടും കാഠിന്യത്തോടും അവയിൽ അധികരിച്ചതേ ഉള്ളു. ഇങ്ങനേ മേ
യ്ക്കുന്നവൻ ഇല്ലായ്കയാൽ അവ ചിന്നി വയലിലേ ഏതു മൃഗത്തിന്നും ഊ
൬ ണായി ചിതറിപ്പോയി. എല്ലാ മലകളിലും ഏതു ഉയൎന്ന കുന്നിന്മേലും
എൻ ആടുകൾ ഉഴലുന്നു ഭൂവി മുഴുവടും എൻ ആടുകൾ ചിന്നിപ്പോയി
൭ തേടുന്നവനും ഇല്ല തിരയുന്നവനും ഇല്ല.— അതുകൊണ്ട് ഇടയന്മാരേ
൮ യഹോവാവചനത്തെ കേൾപ്പിൻ! എൻ ജീവനാണ എന്നു യഹോവാ
കൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു: ഇടയൻ ഇല്ലായ്കയാലും എന്റെ ഇടയന്മാർ
എൻ ആടുകളെ ചൊല്ലി ചോദ്യം ഇല്ലാതേ എൻ കൂട്ടത്തെ മേയ്ക്കാഞ്ഞു ത
ങ്ങളെ തന്നേ മേയ്ക്കയാലും എൻ ആടുകൾ കൊള്ളയായിപ്പോയി വയലി
൯ ലേ ഏതു മൃഗത്തിന്നും ഊണായി തീരുകകൊണ്ടു, ഇടയന്മാരേ യഹോ
൧൦ വാവചനത്തെ കേൾപ്പിൻ! യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു:
ഞാൻ ഇതാ ഇടയരെ കൊള്ളേ (വന്നു) എൻ ആടുകളെ അവരുടേ ക
യ്യിൽനിന്നു ചോദിച്ചു അവർ കൂട്ടം മേയ്ക്കുന്നതു മതിയാക്കി എൻ ആടുക
ളെ അവരുടേ വായിൽനിന്ന് ഉദ്ധരിക്കും, ഇടയന്മാർ ഇനി തങ്ങളെ
തന്നേ മേയ്ക്കയും ഇല്ല അവൎക്ക് ഇവ ഇനി ഊണാകയും ഇല്ല.

൧൧ യഹോവാകൎത്താവ് ആകട്ടേ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഞാൻ ഇതാ
൧൨ ഞാനേ എൻ ആട്ടിങ്കൂട്ടത്തെ ചോദിച്ച് ആരാഞ്ഞു നോക്കും. ഇടയൻ
ചിതറിയ ആടുകളുടേ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്നന്നു തൻ കൂട്ടത്തെ ആരായും
പോലേ തന്നേ എൻ ആടുകളെ ഞാൻ ആരാഞ്ഞു മൂടലും കാർമുകിലും കെ
ട്ടിയ നാളിൽ അവ ചിന്നിപ്പോയ എല്ലാ ഇടങ്ങളിൽനിന്നും ഉദ്ധരിക്കും.
൧൩ വംശങ്ങളിൽനിന്ന് ഞാൻ അവരെ പുറപ്പെടുവിച്ചു രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു
ചേൎത്തു അവരെ നാട്ടിൽ പൂകിച്ചു ഇസ്രയേൽമലകളിലും താഴ്വരകളിലും
൧൪ ദേശത്തേ കുടിപാടുകളിലും ഒക്കയും അവരെ മേയ്ക്കും. ഞാൻ നല്ല മേ
ച്ചൽപുറത്ത് അവയെ മേയ്ക്കും, ഇസ്രയേലിൻ ഉയൎന്ന മലകളിന്മേൽ അ
വയുടേ പുലം ആയിരിക്കും, അവിടേ നല്ല പുലത്തിൽ അമരുകയും ഇസ്ര
൧൫ യേൽമലകളിൽ പുഷ്ടിയുള്ള മേച്ചൽ മേയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. എൻ ആടുക
ളെ ഞാനേ മേയ്ക്കും ഞാനേ കിടത്തും എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുള
൧൬ പ്പാടു. കാണാതേ പോയതു തിരകയും ആട്ടിക്കളഞ്ഞതു മടക്കുകയും
മുറിഞ്ഞതിന്നു കെട്ടുകയും രോഗമുള്ളത് ഉറപ്പിക്കയും ചെയ്യും, നെയി
വെച്ചതിനെയും ശക്തി ഏറിയതിനെയും ഞാൻ മുടിച്ചു (എല്ലാം) യഥാ
൧൭ ന്യായം മേയ്ക്കും.— നിങ്ങളോ എൻ ആടുകളേ എന്നു യഹോവാക
ൎത്താവു പറയുന്നു, ഞാൻ ഇതാ ആടിന്നും ആടിന്നും ആട്ടുകൊററന്മാൎക്കും
൧൮ വെള്ളാട്ടുകൊററന്മാൎക്കും നടു തീൎക്കും. നിങ്ങൾ നല്ല മേച്ചലിനെ മേ
ഞ്ഞതു പോരാ എന്നു വെച്ചോ മേച്ചലിന്റെ ശേഷിപ്പിനെ കാൽകൊണ്ടു
ചവിട്ടിക്കളയുന്നു? ഊറിക്കിടന്ന വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടു ശിഷ്ടത്തെ കാൽ
൧൯ കൊണ്ടു കലക്കിക്കളയുന്നുവോ? നിങ്ങൾ കാൽ ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞതിനെ
എൻ ആടുകൾ മേയ്ക്കുകയും നിങ്ങൾ കാൽ കലക്കിയതിനെ കുടിക്കയും വേ
൨൦ ണം എന്നോ? അതുകൊണ്ടു യഹോവാകൎത്താവ് അവരോടു പറയു
ന്നിതു: ഞാനേ ഇതാ തടിച്ച ആടിന്നും മെലിഞ്ഞ ആടിന്നും നടു തീൎക്കും.
൨൧ നിങ്ങൾ ഓരംകൊണ്ടും തോൾകൊണ്ടും തിക്കി ഉന്തി ബലഹീനമുള്ളവ
ഒക്കയും പരക്കേ ആട്ടി ചിന്നിപ്പോളം കൊമ്പുകൾകൊണ്ട് ഇടിക്കയാൽ,
൨൨ എൻ ആടുകളെ ഇനി കവൎച്ച ആകാതവണ്ണം ഞാൻ രക്ഷിച്ചു ആടിന്നും
ആടിന്നും നടു തീൎക്കും.
൨൩ അവയെ മേയ്ക്കേണ്ടുന്ന ഏക ഇടയനെ ഞാൻ ഉണൎത്തും, എൻ ദാസ
നായ ദാവിദെ തന്നേ; ആയവൻ അവയെ മേക്കും അവെക്കു ഇടയനും
൨൪ ആകും. യഹോവയായ ഞാൻ അവൎക്കു ദൈവവും എൻ ദാസനായ
ദാവിദ് അവരുടേ നടുവിൽ മന്നവനും ആകും, യഹോവയായ ഞാൻ

൨൫ ഉരെച്ചു. അവരോടു സമാധാനനിയമത്തെ ഞാൻ ഖണ്ഡിച്ചു ദുർമ്മൃഗ
ത്തെ നാട്ടിൽനിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു അവർ മരുവിൽ നിർഭയമായി പാൎത്തു കാ
൨൬ ടുകളിൽ ഉറങ്ങുമാറാക്കും. അവരെയും എന്തിരുകുന്നിന്റേ ചുററുമുള്ള
തും ഞാൻ അനുഗ്രഹമാക്കി മാരിയെ തൽകാലത്തു പെയ്യിക്കും, അനുഗ്ര
൨൭ ഹമാരികൾ ആകും. വയലിലേ മരം സ്വഫലത്തെ തരികയും നാടു
തൻ വിളവു നല്കുകയും അവർ സ്വദേശത്തിൽ സ്വൈരമായി ഇരുന്നു
ഞാൻ അവരുടേ നുകത്തടികളെ ഒടിച്ചു സേവിപ്പിക്കുന്നവരുടേ ക
യ്യിൽനിന്ന് അവരെ ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ യഹോവ എന്ന് അറിക
൨൮ യും ചെയ്യും. അവർ ജാതികൾക്ക് ഇനി കൊള്ളയും ദേശത്തുള്ള മൃഗ
ത്തിന്ന് ഊണും ആകാതേ മെരിട്ടുന്നവർ എന്നിയേ സ്വൈരമായി വസി
൨൯ ക്കും. അവൎക്കു കീൎത്തിക്കായി ഞാൻ ഒരു നടുതൽ വിളയിപ്പതു അവർ
ഇനി നാട്ടിലേ ക്ഷാമത്താൽ ഒടുങ്ങായ്വാനും ജാതികളാലേ മാനക്കേട്
൩൰ ഇനി ചുമക്കായ്വാനും തന്നേ. യഹോവ എന്ന അവരുടേ ദൈവമാകുന്ന
ഞാൻ അവരോടു കൂടേ ഉണ്ടു എന്നും ഇസ്രയേൽഗൃഹമായവർ എൻ ജനം
എന്നും അവർ അറിയും എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.
൩൧ നിങ്ങളല്ലോ എൻ ആടുകൾ, എന്റേ മേച്ചലിന്റേ കൂട്ടം; നിങ്ങൾ മനു
ഷ്യർ ഞാൻ നിങ്ങളുടേ ദൈവം, എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അ
രുളപ്പാടു.

൩൫. അദ്ധ്യായം.

കടിപ്പകയുള്ള എദോമിന്നു നാശവും (൩൬, ൧) ഇസ്രയേലിന്നു ഭാഗ്യോദ
യവും നിശ്ചയം.

൧. ൨ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര സെ
യീർമലെക്കു നേരേ മുഖം വെച്ചു അതിന്ന് എതിരേ പ്രവചിച്ചു പറക:
൩ യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: സെയീർമലയേ നിന്നെ കൊ
ള്ളേ ഞാൻ ഇതാ (വന്നു) നിന്മേൽ കൈ നീട്ടി നിന്നെ ശൂന്യവും സന്ന
൪ വും ആക്കി വെക്കും. നിന്റേ പട്ടണങ്ങളെ ഞാൻ പാഴാക്കും, നീ ശൂ
൫ ന്യമായി തീൎന്നു ഞാൻ യഹോവ എന്ന് അറിയും.— നീ നിത്യവൈരം
ഉള്ളവനായി ഇസ്രയേൽപുത്രന്മാരെ അന്തത്തെ വരുത്തുന്ന കുററക്കാല
ത്തിൽ അവരുടേ ആപൽകാലത്തു വാളിൻ കൈക്കൽ ഒഴിച്ചു കളക
൬ കൊണ്ടു, എൻ ജീവനാണ ഞാൻ നിന്നെ രക്തമാക്കും, രക്തം നിന്നെ

പിന്തുടരും എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു; നീ ചോരയോടു
൭ വെറുക്കായ്കയാൽ ചോര നിന്നെ പിന്തുടരും. സെയീർപൎവ്വതത്തെ
ഞാൻ ശൂന്യവും സന്നവുമാക്കി അതിൽ കടക്കുന്നതും മടങ്ങുന്നതും മതി
൮ യാക്കി, അതിൻ മലകളിൽ കലപ്പെട്ടവരെ നിറെക്കും. നിന്റേ കുന്നു
൯ കൾ താഴ്വരകൾ പള്ളങ്ങൾ എവിടത്തും വാൾ കുതന്നവർ വീഴും. ഞാൻ
നിന്നെ നിത്യശൂന്യങ്ങൾ ആക്കും നിന്റേ ഊരുകൾ കുടിപാൎപ്പാറില്ല
൧൦ ഞാൻ യഹോവ എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും.— (ഇസ്രയേൽ യഹൂദ എന്നു)
അവിടത്തു യഹോവ ഉണ്ടായിട്ടും "ഈ രണ്ടു ജാതികളും ഇരുനാടുകളും
൧൧ എനിക്കത്രേ, ഞങ്ങൾ അത് അടക്കും" എന്നു നീ പറകയാൽ, എൻ ജീ
വനാണ നീ അവരോടുള്ള വൈരത്താൽ കാട്ടിയ കോപവും എരിവും
പോലേ ഞാനും ചെയ്യും എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു, നിന
൧൨ ക്കു ന്യായം വിധിച്ചനന്തരം അവരിൽ എന്നെ അറിയുമാറാക്കും. ഇതു
ശൂന്യമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഊണായി തരപ്പെട്ടു എന്നു ചൊല്ലി ഇസ്രയേൽ
മലകൾക്കു നേരേ നീ പറഞ്ഞ ശകാരങ്ങൾ എല്ലാം യഹോവയായ ഞാൻ
൧൩ കേട്ടു എന്നു നീ അറിയും. നിങ്ങൾ വായികൊണ്ട് എന്നോടു വമ്പിച്ചു,
൧൪ വാക്കുകളെ എന്റേ മേൽ തുകിക്കളഞ്ഞു, ഞാൻ കേട്ടു. യഹോവാക
ൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: സൎവ്വഭൂമി സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന
൧൫ ക്കു ശൂന്യത വരുത്തും. ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിൻ അവകാശം ശൂന്യമായ
തിൽ നീ സന്തോഷിച്ച പ്രകാരം തന്നേ ഞാൻ നിനക്കു ചെയ്യും, ഹേ
സെയീർമലയും സകലഎദോമും ആയുള്ളോവേ, നീ ഒക്കത്തക്ക ശൂന്യം
ആകും, ഞാൻ യഹോവ എന്ന് അവർ അറികയും ചെയ്യും.

൩൬, ൧. നീയോ മനുഷ്യപുത്ര ഇസ്രയേൽമലകളോടു പ്രവചിച്ചു പറക:
൨ ഇസ്രയേൽമലകളേ യഹോവാവചനത്തെ കേൾപ്പിൻ! യഹോവാ
കൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ശത്രു നിങ്ങളെ കുറിച്ചു: ഹാ ഹാ പണ്ടേ
൩ ത്ത കുന്നുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് അടക്കമായ്വന്നു! എന്നു പറകകൊണ്ടു പ്രവ
ചിച്ചു പറക: യഹോവാകൎത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: നിങ്ങൾ ജാതി
കളുടേ ശേഷിപ്പിന്ന് അടക്കമായിപ്പോയി നാവുകാരുടേ ചുണ്ടുകളിലും
ലോകരുടേ കുരളയിലും അകപ്പെട്ടുവാന്തക്കവണ്ണം ചുററുമുള്ളവർ നിങ്ങ
൪ ളെ ശൂന്യമാക്കി കപ്പുകകൊണ്ടു, ഹേ ഇസ്രയേൽമലകളേ യഹോവാ
കൎത്താവിൻ വചനത്തെ കേൾപ്പിൻ! ചുററുമുള്ള ജാതികൾക്കു കൊള്ള
യും പരിഹാസവും ആയ്ത്തീൎന്ന മലകുന്നുകളോടും താഴ്വരപള്ളങ്ങ
ളോടും ശൂന്യമായിപ്പോയ പാഴിടങ്ങളോടും കൈവിടപ്പെട്ട നഗരങ്ങ

൫ ളോട്ടം: യഹോവാകർത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: എന്റേറ എരിവിൻ
അഗ്നിയിൽ ഞാൻ ജാതികളുടേ ശേഷിപ്പിന്നും സകലഎദോമിന്നും നേരേ
ഉരിയാടി സത്യം! എന്നു യഹോവാകർത്താവു പറയുന്നു; സകലഹൃദയ
സന്തോഷത്തിലും ഉൾച്ചിരിയോടും അവർ എൻ ദേശത്തെ അടക്കമാക്കി
൬ യതല്ലാതേ ഒട്ടും മിഞ്ചിക്കാതേ കൊള്ളയിടുവാൻ ഭാവിച്ചുവല്ലോ. അതു
കൊണ്ട് ഇസ്രയേൽനാട്ടുകൊണ്ടു പ്രവചിച്ചു മലകുന്നുകളോടും താഴ്വര
പള്ളങ്ങളോടും പറക: യഹോവാകർത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: നി
ങ്ങൾ ജാതികളാലേ മാനക്കേടു ചുമക്കയാൽ ഇതാ എൻ എരിച്ചിലും ഊഷ്മാ
൭ വിലും ഞാൻ ഉരിയാടി. അതുകൊണ്ടു യഹോവാകർത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പ
റയുന്നു: ഞാനേ കൈ ഉയൎത്തി നിങ്ങളുടേ ചുററുമുള്ള ജാതികൾ തങ്ങ
൮ ളുടേ മാനക്കേടു ചുമക്കേണം എന്നു സത്യം ചെയ്തു.— നിങ്ങളോ ഇസ്ര
യേൽമലകളേ കൊമ്പുകളെ മുളപ്പിച്ചു എൻ ജനമായ ഇസ്രയേലിന്നു
൯ നിങ്ങടേ ഫലത്തെ ഉണ്ടാക്കും, അവർ വേഗം വരുമല്ലോ. ഞാനാക
ട്ടേ ഇതാ നിങ്ങളിലേക്കു ചാഞ്ഞു മുഖം തിരിക്കും, നിങ്ങളിൽ കൃഷിയും
൧൦ വിതയും നടക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെ പെരുപ്പിക്കും, സകല
ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തെ ഒക്കത്തക്ക ഊരുകൾ കുടിയിരിക്കും ഇടിവുകൾ പ
൧൧ ണിയപ്പെടും. നിങ്ങടേ മേൽ ഞാൻ മനുഷ്യരെയും കന്നുകാലിയെയും
പെരുപ്പിക്കും, അവർ പെററു പെരുകും, മുങ്കാലം പോലേ ഞാൻ നിങ്ങ
ളെ വസിപ്പിച്ചു ആരംഭത്തെക്കാൾ അധികം നന്മ ചെയ്യും, ഞാൻ യഹോ
൧൨ വ എന്നു നിങ്ങൾ അറികയും ചെയ്യും. മനുഷ്യരെ, എൻ ജനമായ ഇസ്ര
യേലെ തന്നേ, നിങ്ങടേ മേൽ നടപ്പാറാക്കും; അവർ നിന്നെ അടക്കും,
നീ അവൎക്ക് അവകാശം ആകും അവരെ ഇനി മക്കൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും
൧൩ ഇല്ല. യഹോവാകർത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: നീ ആളത്തിന്നി,
നിൻ ജാതിയെ മക്കൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നു (ലോകർ) നിങ്ങളോടു പറ
൧൪ യുന്നതുകൊണ്ടു, നീ ഇനി ആളെ തിന്നുക ഇല്ല നിൻ ജാതിയെ ഇനി
൧൫ ഇടറിക്കയും ഇല്ല എന്നു യഹോവാകർത്താവിൻ അരുളപ്പാടു. ജാതിക
ളാലേ മാനക്കേടു നിന്നെ ഞാൻ ഇനി കേൾപ്പിക്ക ഇല്ല, വംശങ്ങളുടേ
നിന്ദയെ നീ ചുമക്കയും ഇല്ല, സ്വന്തജാതിയെ ഇനി ഇടറിക്കയും ഇല്ല
എന്നു യഹോവാകർത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.

൩൬. അദ്ധ്യായം.

(൧൬) ദൈവം സ്വനാമത്തെ വിചാരിച്ചു (൨൨) ഇസ്രയേലെ ചേൎത്തു ശുദ്ധീകരിച്ചു (൨൯) ജാതികൾക്കും അനുഗ്രഹം ആക്കും.

൩൬. ൧൬ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര
ഇസ്രയേൽഗൃഹം തന്റേ നാട്ടിൽ പാൎക്കുംസമയം തങ്ങളുടേ വഴിയും
ക്രിയകളുംകൊണ്ടു അതിനെ തീണ്ടിച്ചു, അവരുടേ വഴി എനിക്കു രജസ്വ
൧൮ ലയുടേ അശുദ്ധി പോലേ തോന്നി. എന്നിട്ട് അവർ ദേശത്തിൽ
രക്തം ചൊരിഞ്ഞതും മുട്ടങ്ങളാൽ അതിനെ തീണ്ടിച്ചതും വിചാരിച്ചു
൧൯ എൻ ഊഷ്മാവിനെ അവരുടേ മേൽ ചൊരിഞ്ഞു; അവരെ ജാതികളിൽ
ചിന്നിച്ചു രാജ്യങ്ങളിൽ ചിതറുമാറാക്കി, അവരുടേ വഴിക്കും ക്രിയകൾ
൨൦ ക്കും ഒത്തവണ്ണം ന്യായം വിധിക്കയും ചെയ്തു. അവർ ചെന്ന ജാതിക
ളിൽ വന്നപ്പോൾ "ഇവർ യഹോവയുടേ ജനം, അവന്റേ ദേശത്തു
നിന്നു പുറപ്പെടേണ്ടി വന്നു" എന്ന വാക്കിന്ന് ഇടവരുത്തി എൻ വിശു
൨൧ ദ്ധനാമത്തെ ബാഹ്യമാക്കി. ഇസ്രയേൽഗൃഹം വന്നു ചേൎന്ന ജാതികളിൽ
ബാഹ്യമാക്കിയ എൻ വിശുദ്ധനാമത്തോടോ എനിക്ക് അയ്യോഭാവം
തോന്നി.
൨൨ അതുകൊണ്ടു ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തോടു പറക: യഹോവാകൎത്താവ്
ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഇസ്രയേൽഗൃഹമേ നിങ്ങൾ നിമിത്തമല്ല ഞാൻ ചെ
യ്യുന്നതു നിങ്ങൾ വന്നജാതികളിൽ ബാഹ്യമാക്കിയ എൻ വിശുദ്ധനാമ
൨൩ ത്തിൻ നിമിത്തമത്രേ. അവരുടേ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ബാഹ്യമാക്കുക
യാൽ ജാതികളിൽ നിന്ദ്യമായിപ്പോയ എൻ മഹാനാമത്തെ ഞാൻ വി
ശുദ്ധീകരിക്കും. അവർ കാണ്കേ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ വിശുദ്ധനായി കാ
ട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ യഹോവ എന്ന് അവർ അറിയും എന്നു യഹോവാകൎത്താ
൨൪ വിൻ അരുളപ്പാടു. നിങ്ങളെ ഞാൻ ജാതികളിൽനിന്ന് എടുത്തു സകല
രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും ചേൎത്തു നിങ്ങളുടേ നാട്ടിൽ തന്നേ പൂകിക്കും.
൨൫ നിങ്ങൾ ശുദ്ധർ ആകവാൻ ഞാൻ ശുദ്ധവെള്ളത്തെ നിങ്ങളുടേ മേൽ
തളിക്കും; അങ്ങേ എല്ലാ അശുദ്ധികളിൽനിന്നും സകലമുട്ടങ്ങളിൽനിന്നും
൨൬ നിങ്ങളെ വെടിപ്പാക്കി, (൧൧, ൧൯) പുതിയ ഹൃദയത്തെ നിങ്ങൾക്കു
തരികയും പുതിയ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടേ ഉള്ളിൽ ഇടുകയും കൽഹൃ
ദയത്തെ നിങ്ങടേ മാംസത്തിൽനിന്നു നീക്കി മാംസഹൃദയത്തെ തരിക
൨൭ യും ചെയ്യും. എന്റേ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടേ ഉള്ളിൽ തന്നു നി

ങ്ങൾ എൻ വെപ്പുകളിൽ നടന്നു എൻ ന്യായങ്ങളെ കാത്ത് അനുഷ്ഠി
൨൮ പ്പാറാകും. നിങ്ങടേ അപ്പന്മാൎക്കു കൊടുത്ത ദേശത്തു നിങ്ങൾ പാൎത്തു
എനിക്കു ജനമായും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ദൈവമായും ഇരിക്കും.
൨൯ നിങ്ങളുടേ സകല അശുദ്ധികളിൽനിന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷി
ച്ചു കാക്കും, നിങ്ങടേ മേൽ ക്ഷാമത്തെ വെക്കാതേ ധാന്യത്തെ വിളിച്ചു
൩൦ വരുത്തി പെരുപ്പിക്കയും, ജാതികളിൽ ക്ഷാമത്തിൻ നിന്ദ ഇനി കിട്ടാ
യ്വാൻ മരഫലവും നിലത്ത് അനുഭവവും വൎദ്ധിപ്പിക്കയും ചെയ്യും.
൩൧ നിങ്ങളോ അന്നേ ദുൎവ്വഴികളെയും നന്നല്ലാത്ത കൎമ്മങ്ങളെയും ഓൎത്തു
നിങ്ങടേ അകൃത്യങ്ങളും അറെപ്പുകളും വിചാരിച്ചു നിങ്ങളിൽ തന്നേ
൩൨ മനമ്പിരിച്ചൽ തോന്നും. നിങ്ങൾ നിമിത്തമല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്,
അതു നിങ്ങൾക്ക് അറിവാക! എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു;
ഇസ്രയേൽഗൃഹമേ നിങ്ങളുടേ വഴികളെ കണ്ടു ലജ്ജിച്ചു നാണിപ്പിൻ!
൩൩ യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഞാൻ നിങ്ങളെ സകല അകൃത്യ
ങ്ങളിൽനിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കുമന്നു ഞാൻ പട്ടണങ്ങളെ കുടിപാൎപ്പാറാ
൩൪ ക്കും പാഴിടങ്ങളും പണിയപ്പെടും; ശൂന്യമാക്കിയ നാടു കടക്കുന്ന ഏ
വന്റേ കണ്ണുകൾക്കും വെറുമ്പാഴ് ആയതിന്നു പകരം കൃഷി ചെയ്യപ്പെടും.
൩൫ ഹാ ഈ ശൂന്യദേശം ഏദൻതോട്ടത്തിന്ന് ഒത്തുവന്നു എന്നും പാഴായും
ഒഴിഞ്ഞും ഇടിഞ്ഞും പോയ ഈ പട്ടണങ്ങൾക്കു ഉറപ്പും കുടിപാൎപ്പും
൩൬ ഉണ്ടായി എന്നും അന്നു പറവാറാകും. യഹോവയായ ഞാനേ ഇടിഞ്ഞവ
പണിയിച്ചു ശൂന്യമായ്ക്കിടന്നതു നട്ടുവിച്ചു എന്നു നിങ്ങളുടേ ചുററും ശേ
ഷിച്ചുള്ള ജാതികൾ അറിയും. യഹോവയായ ഞാൻ ഉരെച്ചു ഞാനും
൩൭ ചെയ്യും. യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഇനി ഞാൻ ഇസ്ര
യേൽഗൃഹത്തിന്നു ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഒന്നുകൊണ്ടു ഞാൻ അവരെ എന്നെ
തേടിക്കും: ഓർ ആട്ടിങ്കൂട്ടം പോലേ ഞാൻ അവരെ മനുഷ്യരെക്കൊണ്ടു
൩൮ പെരുപ്പിക്കും; (യാഗത്തിന്നു) വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കൂട്ടം പോലേ യരു
ശലേമിലേ പെരുനാളുകളിൽ തിങ്ങിയ ആട്ടിങ്കൂട്ടം പോലേ പാഴായ
പട്ടണങ്ങളിൽ മനുഷ്യക്കൂട്ടം നിറയും; ഞാൻ യഹോവ എന്ന് അവർ
അറികയും ചെയ്യും.

൩൭. അദ്ധ്യായം.

ഇസ്രയേൽ മരിച്ചവരിൽനിന്ന് എഴുനീററു (൧൫) വേറുപാടു മാറി ഏകീ
ഭവിച്ചു (൨൪) ദാവിദ് പുത്രനെ സേവിക്കും.

൧ യഹോവയുടേ കൈ എന്റേ മേൽ വന്നിട്ടു യഹോവ ആത്മാവിൽ എ
ന്നെ പുറപ്പെടുവിച്ചു താഴ്വരയുടേ നടുവിൽ ഇറക്കി. ആയത് അസ്ഥി
൨ കൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു. അവറ്റെ അവൻ എന്നെ വലം വെപ്പിച്ചു ചുറവും
നടത്തി, ഇതാ താഴ്വരയുടേ പരപ്പിൽ അവ എത്രയും പെരികേ (കണ്ടു),
൩ ഇതാ ഏററം ഉണങ്ങിയവ. മനുഷ്യപുത്ര ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കു
മോ? എന്ന് എന്നോടു പറഞ്ഞാറേ: യഹോവാകർത്താവേ നീ അറിയുന്നു,
൪ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു: ഈ അസ്ഥികളുടേ
മേൽ പ്രവചിച്ചു അവയോടു പറക: ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളേ യഹോവാ
൫ വചനത്തെ കേൾപ്പിൻ! യഹോവാകർത്താവ് ഈ അസ്ഥികളോട് ഇ
വ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ശ്വാസത്തെ വരുത്തുന്നതു നി
൬ ങ്ങൾ ജീവിപ്പാൻ തന്നേ. ഞാൻ നിങ്ങളുടേ മേൽ ഞരമ്പുകൾ ഉളവാ
ക്കി മാംസത്തെ വളർത്തി മീതേ തോൽ ജനിപ്പിച്ചു നിങ്ങളിൽ ശ്വാസം
ഇടുവതു നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു ഞാൻ യഹോവ എന്ന് അറിവാൻ തന്നേ.
൭ കല്പിച്ചപ്രകാരം ഞാൻ പ്രവചിച്ചു. പ്രവചിച്ച ഉടനേ ഓർ ഒലി ഉളവാ
യി ഇതാ മുഴക്കമായി അസ്ഥികൾ തമ്മിൽ അണഞ്ഞു എല്ല് എല്ലോടു (ചേ
൮ ന്നു). പിന്നേ ഞാൻ കണ്ടത് ഇതാ ഞരമ്പുകളും മാംസവും എഴുന്നു അവ
൯ററിൻ മീതേ തോലും ജനിച്ചു, ശ്വാസം അതിൽ ഇല്ല താനും. അപ്പോൾ
അവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു: ശ്വാസത്തോടു പ്രവചിക്ക! മനുഷ്യപുത്ര
ശ്വാസത്തോടു പ്രവചിച്ചു പറക: യഹോവാകർത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയു
ന്നു: ഹേ ശ്വാസമേ നാലു കാററുകളിൽനിന്നും വന്നു ഈ കലപ്പെട്ടവ
൰ രിൽ ഉയിൎപ്പാൻ ഊതുക. എന്നു കല്പിച്ചപ്രകാരം ഞാൻ പ്രവചിച്ചാറേ
ശ്വാസം അവരിൽ വന്നു അവർ ഉയിൎത്തു പെരികപ്പെരിക വലിയ
സൈന്യവുമായി കാലൂന്നി നില്ക്കയും ചെയ്തു.
൰൧ അവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു: മനുഷ്യപുത്ര ഈ അസ്ഥികൾ സമസ്തമാ
യ ഇസ്രയേൽഗൃഹം തന്നേ, ഞങ്ങടേ അസ്ഥികൾ ഉണങ്ങി ആശയും
കെട്ടുപോയി ഞങ്ങൾ നാസ്തിയായി എന്ന് അവർ ഇതാ പറയുന്നു.
൰൨ അതുകൊണ്ട് അവരോടു പ്രവചിച്ചു പറക: യഹോവാകർത്താവ് ഇവ്വ
ണ്ണം പറയുന്നു: ഞാൻ ഇതാ നിങ്ങടേ ശവക്കുഴികളെ തുറന്നു, എൻ ജന
മേ നിങ്ങളെ ആ കുഴികളിൽനിന്ന് എഴുനീല്പിച്ചു ഇസ്രയേൽനാട്ടിൽ
൰൩ പൂകിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങടേ കുഴികളെ തുറന്നു, എൻ ജനമേ നിങ്ങളെ
കുഴികളിൽനിന്നു കരേററുമ്പോൾ ഞാൻ യഹോവ എന്നു നിങ്ങൾ അറി
൰൪ യും. നിങ്ങൾ ഉയിൎപ്പാൻ ഞാൻ എൻ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളിൽ ഇട്ടു

സ്വന്തനാട്ടിൽ നിങ്ങളെ അമരുമാറാക്കും, യഹോവയായ ഞാൻ ഉരെച്ചു
ഞാനും ചെയ്യും എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും, എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൧൫. ൧൬ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: നീയോ മനു
ഷ്യപുത്ര ഒരു കററിയെ എടുത്തു അതിന്മേൽ: യഹൂദെക്കും ഇസ്രയേ
ൽപുത്രന്മാരിൽനിന്നു ചേൎന്നവൎക്കും ഉള്ളത് എന്ന് എഴുതുക. മററൊരു
കററി എടുത്തു അതിന്മേൽ: യോസേഫിൻേറതു, എഫ്രയിമിന്നും ചേൎന്ന
വരായ സകലഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിന്നും ഉള്ള കററി എന്നും എഴുതുക.
൧൭ അവ നിനക്ക് ഒരു കററി ആവാൻ ഒന്നോട് ഒന്നു ചേൎത്തു നിൻേറ ക
൧൮ യ്യിൽ ഒന്നിപ്പാറാക്കുക. പിന്നേ നിൻ ജനപുത്രർ നിന്നോടു: ഇതു നി
നക്ക് എന്ത് എന്നു ഗ്രഹിപ്പിച്ചു തരിക ഇല്ലയോ? എന്നു ചോദിച്ചാൽ
൧൯ അവരോടു പറക: യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഇതാ ഞാൻ
എഫ്രയിമിൻ കയ്യിലുള്ള യോസേഫ് കററിയെ എടുത്തു അതിനോടു ചേ
ൎന്ന ഇസ്രയേൽഗോത്രങ്ങളെയും കൂട ചേൎത്തു യഹൂദക്കുററിയോടു കൂട്ടി
൨൦ ഒരു മരം തന്നേ ആക്കും (രണ്ടും) എൻകയ്യിൽ ഒന്നാകും. നീ എഴുതിയ
൨൧ കററികൾ അവർ കാണ്കേ നിൻകയ്യിൽ ഇരിക്കേ അവരോട് ഉരിയാടു
ക: യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഞാൻ ഇതാ ഇസ്രയേൽപു
പുത്രന്മാരെ പോയ ജാതികളുടേ ഇടയിൽനിന്ന് എടുത്തു ചുററിൽനിന്നും
൨൨ ചേൎത്തുകൂട്ടി അവരേനാട്ടിൽ പൂകിക്കും. ആ ദേശത്ത് ഇസ്രയേൽമല
കളിന്മേൽ ഞാൻ അവരെ ഏകജാതി ആക്കും, എല്ലാവൎക്കും ഏകരാജാവ്
വാഴുന്നോൻ ആകും, അത് ഇനിമേൽ രണ്ടു ജാതി ആകയും ഇല്ല രണ്ടു
൨൩ രാജ്യങ്ങളായി പാതിച്ചുപോകയും ഇല്ല, തങ്ങളുടേ മുട്ടങ്ങളാലും വെറു
പ്പുകളാലും സകലദ്രോഹങ്ങളാലും ഇനി തങ്ങളെ തീണ്ടിക്കയും ഇല്ല.
അവർ പിഴെച്ച എല്ലാ കുടിയിരിപ്പുകളിൽനിന്നും ഞാൻ അവരെ ര
ക്ഷിച്ചു വെടിപ്പാക്കും, അവർ എനിക്കു ജനവും ഞാൻ അവൎക്കു ദൈവ
വും ആകും.
൨൪ എൻ ദാസനായ ദാവിദ് അവൎക്കു രാജാവും എല്ലാവൎക്കും ഒർ ഇടയ
നും ആകും എൻ ന്യായങ്ങളിൽ അവർ നടന്നു എൻ വെപ്പുകളെ കാത്ത്
൨൫ അനുഷ്ഠിക്കയും ചെയ്യും. എൻ ദാസനായ യാക്കോബിന്നു ഞാൻ കൊടു
ത്തും നിങ്ങടേ അപ്പന്മാർ പാൎത്തും ഉള്ള ദേശത്തിൽ അവർ വസിക്കും,
അവരും മക്കളും മക്കളുടേ മക്കളും അവിടേ എന്നേക്കും വസിക്കും, എൻ
൨൬ ദാസനായ ദാവിദ് അവൎക്കു എന്നേക്കും മന്നവൻ ആകും. ഞാൻ അവ
ൎക്കു സമാധാനനിയമം ഖണ്ഡിക്കും, അവരോടു നിത്യനിയമം ഉണ്ടാകും.

അവരെ ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചു പെരുപ്പിക്കയും എൻ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തെ
൨൭ എന്നേക്കും അവരുടേ നടുവിൽ വെക്കയും ചെയ്യും. എന്റേ പാൎപ്പിടം
അവരുടേ മേൽ ആകും, ഞാൻ അവൎക്കു ദൈവവും അവർ എനിക്കു ജന
൨൮ വും എന്നു വരും. എൻ വിശുദ്ധസ്ഥലം എന്നേക്കും അവരുടേ നടുവിൽ
ഇരുന്നാൽ ഇസ്രയേലെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യഹോവ ഞാൻ എന്നു ജാ
തികളും അറിയും.

൩൮. അദ്ധ്യായം. (—൩൯.)

അന്ത്യകാലത്തിൽ വടക്കിൽനിന്ന് അനന്തശകസേന വന്നു (൧൦) ഇസ്രയേലെ ആക്രമിക്കും. (൧൭) ഒരു ന്യായവിധിയാൽ (൩൯, ൧) അത് ഒടുങ്ങുകയും (൯) പുഴകയും ഇര ആകയും ചെയ്യുമ്പോൾ (൨൧) എല്ലാ ജാതികളും മനന്തിരിയും.

൧. ൨ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: മനുഷ്യപുത്ര രോഷ്
മേശക് തുബൽ ഇവൎക്കു മന്നവനും മാഗോഗ്ദേശസ്ഥനും ആകുന്ന
ഗോഗിന്നു നേരേ മുഖം വെച്ച് അവന്ന് എതിരേ പ്രവചിച്ചു പറക:
൩ യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഞാൻ ഇതാ നിന്നെക്കൊള്ളേ:
ഹേ ഗോഗ് എന്ന രോഷ്മേശക് തുബൽ ഇവൎക്കു മന്നവനായുള്ളോ
൪ വേ! ഞാൻ നിന്നെ വഴി തെറ്റിച്ചു നിൻ കവിളിൽ കൊളുത്ത് ഇട്ടു
നിന്നെ സകലസൈന്യവുമായി യാത്രയാക്കും, കുതിരകളും അശ്വക്കാരും
എല്ലേരും തികഞ്ഞ മോടി പൂണ്ടു വൻപലക പരിച വാളും പിടിച്ചവർ
൫ ഒക്കയും അനന്തസമൂഹം, പലിശയും പടത്തൊപ്പിയും ഇട്ട പാൎസ്സി കു
൬ ശ് പൂത്ത് മുതലായവരുമായി, ഗോമരുടേ പടച്ചാൎത്തുകൾ ഒക്കയും, വ
ടക്കിൻ അററത്തിലേ തൊഗൎമ്മഗൃഹം സകലപടച്ചാൎത്തുകളുമായി ഇങ്ങ
൭ നേ നിന്നോട് ഒക്കത്തക്ക ബഹുവംശങ്ങൾ തന്നേ. നീയും നിന്നോടു
സ്വരൂപിച്ചു കൂടിയ സൎവ്വസമൂഹവുമായി ഒരുങ്ങി വട്ടം കൂട്ടുക! അവൎക്കു
൮ നീ കാക്കുവോൻ ആക! പലനാൾ ചെന്നിട്ടു നീ സന്ദൎശിക്കപ്പെടും;
വാളിൽനിന്നു മടക്കി അനേകവംശങ്ങളിൽനിന്നു ചേൎത്തു (നിവിൎത്തിയ)
ദേശത്തിങ്കൽ, സദാ പാഴായിക്കിടന്ന ശേഷം (ജനം) ജാതികളിൽനിന്നു
പുറപ്പെട്ടുകയാൽ ഒക്കത്തക്ക നിൎഭയമായി വസിക്കുന്ന ഇസ്രയേൽമലകളി
൯ ന്മേൽ നീ ആണ്ടുകളുടേ അവസാനത്തിൽ വരും. വിശറുപോലേ നീ
കരേറി വന്നു സകലപടച്ചാൎത്തുകളും ബഹുവംശങ്ങളുമായി ദേശത്തെ മൂ
ടുന്ന മേഘത്തിന്ന് ഒക്കും.

൧൦ യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: അന്നു സംഭവിപ്പിതു: നി
ന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കാൎയ്യങ്ങൾ തോന്നും, നീ ദുൎവ്വിചാരം വിചാരിച്ചു പറ
൧൧ യും: തുറന്ന ഊരുകളുള്ള നാട്ടിൽ ഞാൻ കരേറി മതിലും തഴുതും കത
കും എന്നിയേ ഒക്കയും മതിൽ ഇല്ലാതേ പാൎത്തു നിൎഭയമായി വസിക്കുന്ന
സ്വസ്ഥന്മാരെക്കൊള്ളേ ചെല്ലേണ്ടതു കൊള്ളയിട്ടുവാനും കവൎച്ച പറിപ്പാ
൧൨ നും തന്നേ. വീണ്ടും കുടിയിരുത്തിയ പാഴിടങ്ങൾക്കും ജാതികളിൽനി
ന്നു കൂട്ടിയ ശേഷം ഭൂമിയുടേ നാഭിയിങ്കൽ വസിച്ചുനിന്നു കൊള്ളക്കൊടു
ക്കയും ഇടവാട്ടും നടത്തുന്ന വംശത്തിന്നും എതിരേ ഞാൻ കൈ തിരിക്ക
൧൩ ട്ടേ! എന്നിട്ടു ശബാ ദദാനും തൎശീശ് വൎത്തകന്മാരും അങ്ങേ ചെറുകോ
ളരികൾ ഒക്കയും നിന്നോടു പറയും: കൊള്ള ഇട്ടുവാനോ വന്നതു? കവ
ൎച്ച പറിപ്പാൻ നിന്റെ സമൂഹം സ്വരൂപിച്ചതോ? വെള്ളി പൊന്നും എ
ടുക്ക സമ്പത്തും ലാഭവും കിട്ടുക ഏറിയ കൊള്ള അപഹരിക്ക വേണം
൧൪ എന്നോ?— അതുകൊണ്ടു മനുഷ്യപുത്ര ഗോഗിനോടു പ്രവചിച്ചു പറക:
യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: അത് ഉള്ളതല്ലോ? എൻ ജനമാ
യ ഇസ്രയേൽ നിശ്ചിന്തയായി പാൎക്കുമന്നു നീ ഗ്രഹിച്ചു ഉടനേ വടക്കിൻ
൧൫ അററത്തുള്ള നിൻ ഇടം വിട്ടു വരും, നീയും കുതിരപ്പുറത്ത് ഏറിയ
ബഹുവംശങ്ങളുമായി വലിയ സമൂഹവും പെരുത്ത സേനയുമായി ഒക്ക
ത്തക്ക എൻ ജനമായ ഇസ്രയേലിന്ന് എതിരേ നീ കരേറി മേഘം പോ
൧൬ ലേ ദേശത്തെ മൂടും. ദിവസങ്ങളുടേ അവസാനത്തിൽ ഇതു സംഭവി
ക്കും. ഹേ ഗോഗേ ജാതികളുടേ കണ്ണുകൾക്കു ഞാൻ നിങ്കൽ വിശുദ്ധനാ
യി കാട്ടുമ്പോൾ അവർ എന്നെ അറിയേണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിന്നെ എൻ
ദേശത്തിന്ന് എതിരേ വരുത്തും.

൧൭ യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: പണ്ടേദിവസങ്ങളിൽ എൻ
ദാസരായ ഇസ്രയേൽപ്രവാചകന്മാരെക്കൊണ്ടു ഞാൻ ഉരെച്ചു കുറിച്ചിട്ടു
ള്ളവൻ നീയോ? നിന്നെ അവരെക്കൊള്ളേ വരുത്തും എന്ന് അവർ ആ
൧൮ ദിവസങ്ങളിൽ ആണ്ടുകൾകൊണ്ടു പ്രവചിച്ചുപോന്നുവല്ലോ? അന്നു
ഗോഗ് ഇസ്രയേൽനാട്ടിൽ വരുന്നാളിൽ സംഭവിപ്പിതു, എന്നു യഹോ
൧൯ വാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു, എൻ ഊഷ്മാവ് എൻ മൂക്കിൽ കിളരും,
എൻ എരിവിലും ചീററത്തീയിലും ഞാൻ ഉരെച്ചിതു: അന്ന് ഇസ്രയേൽ
൨൦ നാട്ടിൽ വലിയ കുലുക്കം ഉണ്ടാകും സത്യം. കടലിലേ മീനുകളും വാന
ത്തു പക്ഷിയും വയലിലേ മൃഗവും മണ്ണിൽ ഊരുന്ന ഇഴജാതി ഒക്കയും
ഭൂമിപ്പരപ്പിൽ ഉള്ള മനുഷ്യരും എല്ലാം എൻ മുമ്പിൽനിന്നു കുലുങ്ങും,

മലകൾ ഇടിഞ്ഞും കൊട്ടുമുടികൾ പാട്ടും എല്ലാ മതിലും നിലത്തു വീണും
൨൧ പോകും. ഞാൻ എല്ലാ മലകളിലേക്കും അവനെക്കൊള്ളേ വാൾ വിളി
ച്ചു വരുത്തും എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു, ഓരോരുത്തൻേറ
൨൨ വാൾ മററവനിലേക്ക് ആകും. മഹാവ്യാധിയാലും ചോരയാലും ഞാൻ
അവനോടു വ്യവഹരിക്കും, പൊഴിയുന്ന മാരിയും ആലിപ്പഴങ്ങളും തീ
യും ഗന്ധകവും ഞാൻ അവന്മേലും അവൻേറ സകലപടച്ചാൎത്തുകളി
൨൩ ന്മേലും കൂടേ ഉള്ള ബഹുവംശങ്ങളിന്മേലും പെയ്യിക്കും, ഇങ്ങനേ വ
ലിയവനും വിശുദ്ധനുമായി കാട്ടി അനേകജാതികളും കാണ്കേ എന്നെ
അറിവാറാക്കും, ഞാൻ യഹോവ എന്ന് അവർ അറികയും ചെയ്യും.

൩൯, ൧ നീയോ മനുഷ്യപുത്ര ഗോഗിന്നു നേരേ പ്രവചിച്ചു പറക: യഹോ
വാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: അല്ലയോ രോഷ് മേശൿ തുബൽ എ
ന്നവക്കു മന്നവനാകുന്ന ഗോഗേ ഞാൻ ഇതാ നിന്നെക്കൊള്ളേ (വന്നു),
൨ നിന്നെ വഴിതെററിച്ചു തെളിച്ചു വടക്കിൻ അററത്തിൽനിന്നു കരേററി
൩ ഇസ്രയേൽമലകളിന്മേൽ വരുത്തിയിട്ടു, നിൻേറ വില്ലിനെ ഇടങ്കയ്യിൽ
നിന്നു തട്ടിക്കളഞ്ഞു നിൻ അമ്പുകളെ വലങ്കയ്യിൽനിന്നു വീഴിക്കും.
൪ ഇസ്രയേൽമലകളിന്മേൽ നീയും സകലപടച്ചാൎത്തുകളും കൂടേ ഉള്ള വംശ
ങ്ങളുമായി വീഴും, സകലവിധകഴുപ്പക്ഷിക്കും വയലിലേ മൃഗത്തിന്നും
൫ ഞാൻ നിന്നെ ഊണാക്കിക്കൊടുത്തു. നിലനിരപ്പിൽ നീ വീഴും, ഞാൻ
൬ ഉരെച്ചുവല്ലോ എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.— മാഗോഗി
ലും ദ്വീപുകളിൽ നിൎഭയമായി വസിക്കുന്നവരിലും ഞാൻ അഗ്നി അയച്ചു
൭ തു ഞാൻ യഹോവ എന്ന് അവർ അറിവാൻ തന്നേ. എൻ ജനമായ
ഇസ്രയേലിൻ നടുവിൽ ഞാൻ എൻ വിശുദ്ധനാമത്തെ അറിവാറാക്കും
എൻ വിശുദ്ധനാമത്തെ ഇനി ബാഹ്യമാക്കിക്കയും ഇല്ല ഇസ്രയേലിൻ
വിശുദ്ധനായ യഹോവ ഞാൻ എന്നു ജാതികൾ അറിവാൻ തന്നേ.
൮ ഇതാ അതു വരുന്നു സംഭവിക്കുന്നു എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുള
പ്പാടു, ഞാൻ ഉരെച്ച നാൾ ഇതത്രേ.
൯ അന്ന് ഇസ്രയേൽപട്ടണങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവർ പുറത്തു വന്നു പരി
ച വൻപലക വില്ലമ്പുകൾ കൈവടി കുന്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയുള്ള ആയുധ
ങ്ങളെ (കൂട്ടി) തീ കത്തിച്ച് എരിക്കും, ഏഴു വൎഷം കൂടി ഇവകൊണ്ടു
൧൦ തീ മൂട്ടും, പറമ്പിൽനിന്നു വിറക് എടുക്കയും കാടുകളിൽനിന്നു വെട്ടു
കയും വേണ്ടാതേ ആയുധങ്ങളെക്കൊണ്ടു തീ മൂട്ടും, പിന്നേ കവൎന്നവരെ
അവർ കവരുകയും കൊള്ളയിട്ടവരെ കൊള്ളയിടുകയും ചെയ്യും, എന്നു

൧൧ യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.— അന്നാൾ സംഭവിപ്പിതു: ഞാൻ
ഗോഗിന്നു ഇസ്രയേലിൽ ശവക്കുഴിയാവാൻ ഒരു സ്ഥലം കൊടുക്കും,
ഉൾക്കടലിൻ പൂൎവ്വഭാഗത്തു യാത്രക്കാരുടേ താഴ്വര തന്നേ. അതും യാത്ര
ക്കാൎക്കു വഴിയെ അടെക്കും. അവിടേ അവർ ഗോഗിനെയും അവന്റേ
സകലപുരുഷാരത്തെയും പൂത്തി ഗോഗ് പുരുഷാരപ്പള്ളം എന്ന പേർ
൧൨ വിളിക്കും. ദേശത്തെ ശുദ്ധിവരുത്തുവാൻ ഇസ്രയേൽഗൃഹക്കാർ ഏഴു
൧൩ മാസം കൂടി അവരെ പൂത്തും. നാട്ടുകാർ ഒക്കയും പൂത്തും, ഞാൻ എന്നെ
തേജസ്കരിക്കുന്ന നാളിൽ അതു അവൎക്കു കീൎത്തിയായി വരും എന്നു യഹോ
൧൪ വാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു. പിന്നേ ദേശത്തെ വെടിപ്പാക്കേണ്ടതിന്നു
അവർ അതിൽ ഊടാടുവാനും ഊടാടുന്നവരോടു കൂടി നിലനിരപ്പിൽ
ശേഷിച്ച (ശവങ്ങളെ) പൂത്തുവാനും നിത്യവൃത്തിക്കാരെ വേറുതിരിക്കും,
൧൫ ഏഴു മാസം ചെന്നിട്ടു ഇവർ അതിൽ തിരഞ്ഞു നടക്കും. ഊടാടുന്നവർ
നാട്ടിൽ ചെന്നു ഒരുവൻ മാനുഷഅസ്ഥി കണ്ടാൽ അരികത്തു കൽത്തൂ
ൺ നാട്ടും പൂത്തുന്നവർ (എത്തി) ഗോഗ് പുരുഷാരപ്പള്ളത്തിൽ പൂത്തും
൧൬ വരേ തന്നേ. ഓർ ഊരിന്നും ഹമോന(പുരുഷാരം) എന്ന പേർ ഉണ്ടാ
൧൭ കും. ഇങ്ങനേ ദേശശുദ്ധി വരുത്തും.— നീയോ മനുഷ്യപുത്ര എന്നു യ
ഹോവാകൎത്താവു പറയുന്നു: സകലവിധപക്ഷിയോടും വയലിലേ സക
ലമൃഗത്തോടും പറക: നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ അറുക്കുന്ന എന്റേ ബലിക്കാ
യി ഇസ്രയേൽമലകളിന്മേലേ മഹാബലിക്കായി ചുററിൽനിന്നും ഒരുമിച്ചു
൧൮ വന്നു ചേരുവിൻ! മാംസം തിന്നു ചോര കുടിപ്പിൻ! വീരമാംസം നി
ങ്ങൾ തിന്നു ഭൂമന്നവന്മാരുടേ ചോര കുടിക്കും, എല്ലാം ബാശാനിൽ തടി
പ്പിച്ച ആട്ടുകൊററന്മാർ കുഞ്ഞാടുകൾ വെള്ളാടുകൾ കാളക്കിടാക്കൾ (ഇ
൧൯ വെക്കു ഒക്കും). നിങ്ങൾക്കായി അറുത്ത എൻ ബലിയിങ്കൽ നിങ്ങൾ
൨൦ തൃപ്തി ആവോളം മേദസ്സു തിന്നു ലഹരിവരേ ചോര കുടിച്ചു, എന്റേ
പന്തിയിൽ കുതിരരഥാശ്വവും വീരർമുതലായ പടയാളികളും ഇവയാൽ
തൃപ്തരാകയും ചെയ്യും എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.
൨൧ ഇങ്ങനേ ഞാൻ ജാതികളിൽ എൻ തേജസ്സിനെ കാട്ടും, ഞാൻ നടത്തു
ന്ന ന്യായവിധിയും അവരിൽ വെക്കുന്ന എൻ കയ്യിനെയും സകലജാതി
൨൨ കളും കാണും. ഇസ്രയേൽഗൃഹവും അന്നു മുതൽ മേലാലും ഞാൻ അവ
൨൩ രുടേ ദൈവമായ യഹോവ എന്നു അറിയും. ഇസ്രയേൽഗൃഹം തങ്ങളുടേ
കററം ഹേതുവായി പ്രവസിച്ചുപോയതു എന്നു ജാതികളും അറിയും.
അവർ എന്നോടു ദ്രോഹിക്കയാൽ ഞാൻ അവരിൽനിന്നു മുഖത്തെ മറെച്ചു,

അവരെ ഒക്കത്തക്ക വാൾകൊണ്ടു വീഴുവാൻ മാററാന്മാരുടേ കയ്യിൽ
൨൪ ഏല്പിച്ചു; അവരുടേ അശുദ്ധികൾക്കും ലംഘനങ്ങൾക്കും ഒത്തവണ്ണമേ
ഞാൻ അവരോടു ചെയ്തു അവരിൽനിന്നു മുഖത്തെ മറെച്ചു എന്നു
൨൫ ത്രേ. അതുകൊണ്ടു യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു; ഇപ്പോൾ
ഞാൻ യാക്കോബിൻ അടിമയെ മാററി മടക്കി ഇസ്രയേൽസൎവ്വഗൃഹ
ത്തിലും മനമലിഞ്ഞു എൻ വിശുദ്ധനാമത്തിന്നായി എരിവുകാട്ടും.
൨൭. ൨൬ ഞാൻ അവരെ വംശങ്ങളിൽനിന്നു മടക്കി ശത്രുക്കളുടേ രാജ്യങ്ങളിൽ
നിന്നു കൂട്ടി ബഹുജാതികൾ കാണ്കേ അവരിൽ വിശുദ്ധനായി കാട്ടു
മ്പോൾ അവർ ആരും അരട്ടാതേ നിൎഭയമായി തങ്ങടേ നാട്ടിൽ വസി
ക്കയിൽ തങ്ങളുടേ ലജ്ജയെയും എന്നോടു ലംഘിച്ച സകലദ്രോഹത്തെ
൨൮ യും ചുമക്കും. അവരെ ഞാൻ ജാതികളിലേക്കു പ്രവസിപ്പിച്ച ശേഷം
അവരെ ആരെയും അവിടേ വിട്ടേക്കാതേ സ്വന്തനാട്ടിൽ ശേഖരിക്ക
൨൯ യാൽ ഞാൻ അവരുടേ ദൈവമായ യഹോവ എന്നും അറിയും. ഇസ്ര
യേൽഗൃഹത്തിന്മേൽ എൻ ആത്മാവിനെ പകരുകകൊണ്ടു എൻ മുഖ
ത്തെ ഇനി അവരിൽനിന്നു മറെക്കയും ഇല്ല എന്നു യഹോവാകൎത്താ
വിൻ അരുളപ്പാടു.

V. പുതിയ ദൈവരാജ്യത്തിൻ സ്വരൂപത്തെ ദൎശനത്തിൽ കണ്ടതു. (അ. ൪൦—൪൮.)

൪൦. അദ്ധ്യായം. (—൪൩, ൧൨.)

പുതിയ ദൈവാലയത്തിൻ (൫) മുററങ്ങൾ പടിവാതിലുകളും (൪൭) മന്ദിര
വും (അ. ൪൧) പുറമുററത്തിൽ പുരോഹിതരുടേ അറമുറികളും മററും (൪൩, ൧)
ദൈവതേജസ്സിനാൽ പ്രതിഷ്ഠയും കണ്ടതു.

൧ നാം പ്രവസിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാം ആണ്ടിൽ വൎഷാരംഭത്തിൽ (ഒന്നാം)
തിങ്ങളുടേ പത്താം തിയ്യതി, പട്ടണം അടിക്കപ്പെട്ടിട്ടു പതിന്നാലാം ആ
ണ്ടിൽ അന്നു തന്നേ യഹോവക്കൈ എന്മേൽ ആയി അവൻ എന്നെ
൨ അങ്ങോട്ട് ആക്കി; ദൈവദൎശനങ്ങളിൽ എന്നെ ഇസ്രയേൽദേശത്തേ
ക്കു കൊണ്ടുചെന്നു എത്രയും ഉയൎന്ന പൎവ്വതത്തിൽ ഇരുത്തി. അതിന്മേൽ
൩ തെക്കോട്ടു പട്ടണനിൎമ്മാണം പോലേ കണ്ടതു. അവൻ എന്നെ അവി

ടേക്ക് എത്തിച്ചപ്പോൾ ഇതാ (കാഴ്ചയ)ചെമ്പുകാഴ്ചെക്ക് ഒത്ത രൂപമു
ള്ള പുരുഷനെ (കണ്ടു) അവൻ കൈയിൽ ചണച്ചരടും അളവുകോലും
൪ (പിടിച്ചുംകൊണ്ടു) വാതില്ക്കൽ നില്ക്കുന്നു. ആയാൾ എന്നോട് ഉരിയാടി:
മനുഷ്യപുത്ര ഞാൻ കാണിച്ചുതരുന്നത് ഒക്കയും കണ്ണാലേ കണ്ടു ചെവി
യാലേ കേട്ടു മനസ്സിനാലേ കരുതിക്കൊൾക; നിണക്കു കാണിപ്പാൻ
നിന്നെ ഇവിടേ ആക്കിയതല്ലോ. പിന്നേ കണ്ടത് എല്ലാം ഇസ്രയേൽ
ഗൃഹത്തെ അറിയിക്ക!

൫ ഇതാ ഭവനത്തെ പുറമേ ചുററുന്ന ഒരു മതിൽ (ഉണ്ടു). പുരുഷന്റെ ക
യ്യിൽ ആറു മുളം നീളമുള്ള അളവുകോൽ ഉണ്ടു: മുളം ഒന്നിന്നു മുളവും നാ
ലുവിരലും കാണും. ആ പണിയുടേ വീതിയെ ഒരു കോലായും, ഉയര
൬ ത്തെ ഒരു കോലായും അവൻ അളന്നു. പിന്നെ അവൻ കിഴക്കോട്ടു മുഖ
മായുള്ള വാതില്ക്കൽ ചെന്നു അതിൻ (ഏഴു) പതനങ്ങളിൽ കയറി വാതി
ലിന്റെ ഉമ്മരപ്പടിയെ അളന്നു ഒരു കോൽ വീതി എന്നു (കണ്ടു). ഇങ്ങ
൭ നേ ഒന്നാം ഉമ്മരപ്പടിക്കു ഒരു കോൽ വീതി. പിന്നേ കാവൽമുറി ഒരു
കോൽ നീളവും ഒരു കോൽ വീതിയും, ഈ കാവൽമുറികൾക്കു ഇടയിൽ
ഐയഞ്ചു മുളം (ചുവർ), പിന്നേ ഭവനഭാഗത്തു മുഖമണ്ഡപത്തിന്ന് അ
൮ രികേ (രണ്ടാം) ഉമ്മരപ്പടി ഒരു കോൽ. വാതിലിന്റെ മുഖമണ്ഡപത്തെ
൯ ഭവനഭാഗത്ത് അളന്നത് ഒരു കോൽ. വാതിലിന്റെ മുഖമണ്ഡപത്തെ
(പുറമേ) അളന്നത് എട്ടുമുളം, അതിൻ തൂണുകൾ ഈരണ്ടു മുളം. വാതി
൧൦ ലിന്റെ മുഖമണ്ഡപം ഭവനഭാഗത്ത് അത്രേ. ഇങ്ങനേ ഉള്ള കിഴക്കേ
വാതില്ക്കു കാവൽമുറികൾ ഉള്ളത് ഇപ്പുറത്തു മൂന്നും അപ്പുറത്തു മൂന്നും, മൂന്നി
ന്നും അളവ് ഒന്നു, ആ വശത്തും ഈ വശത്തും ഉള്ള തൂണുകൾക്കും അളവ്
൧൧ ഒന്നു. പിന്നേ വാതിൽത്തുറവിന്റെ വീതി അളന്നതു പത്തു മുളം, വാതി
൧൨ ലിന്റെ നീളം പതിമ്മൂന്നു മുളം. കാവൽമുറികൾക്കു മുമ്പാകേ ഓർ അ
തിർ ഉണ്ടു (ഇപ്പുറത്ത്) ഒരു മുളവും അപ്പുറത്ത് ഒരു മുളവും, ഓരോ കാവൽ
൧൩ മുറി തന്നേ ഇപ്പുറത്ത് ആറുമുളവും അപ്പുറത്ത് ആറുമുളവും. പിന്നേ
വാതിലിന്റെ അകലം ഒരു കാവല്മുറിയുടേ മേല്പുരയിൽനിന്നു മറേറ
തിൻ മേല്പുരവരേ, തുറവോടു തുറവോളം അളന്നതു ഇരുപത്തഞ്ചു മുളം
൧൪ അത്രേ. തൂണുകൾക്ക് അവൻ അറുപതു മുളം (ഉയരം) മതിച്ചു, തൂണ
കളുടേ പുറത്തു വാതിലിനെ (മൂന്നുഭാഗത്തും) ചുററുന്നതു മുററം തന്നേ.
൧൫ പ്രവേശവാതിലിന്റെ മുകപ്പിനോടു ഉൾവാതിലിൻ മണ്ഡപമുകപ്പോ
ളം അമ്പതു മുളം (നീളം). കാവൽമുറികൾക്കും അതിൻ തൂണുകൾക്കും

(മൂന്നു വിരൽ) ഉന്തുന്ന മുഴകൾക്കും കൂടേ അഴിയിട്ട കിളിവാതില്കൾ
വാതിലിന്റെ അകമെഭാഗത്തു ചുററും ഉണ്ടു, കിളിവാതില്കൾ അകമേ
തന്നേ ഇരുപുറത്തും (കണ്ടു), (രണ്ടു) തൂണകളിലും ഈന്തൽഭ്രക്ഷണ
വും (കണ്ടു).
൧൭ പിന്നേ അവൻ എന്നെ പുറമുററത്തിൽ പൂകിച്ചു, ഇതാ മുററത്തിന്നു
ചുററും (മൂന്നുഭാഗത്തു) അറകളും കൽ പടുത്ത തളവും (കണ്ടു); ആകേ
൧൮ തളത്തിന്മേൽ മുപ്പത് അറകൾ. ആ കത്തളം എന്നാൽ താഴേത്തളം വാ
തില്കളുടേ നീളത്തിന്ന് ഒത്തു വാതില്കളുടേ ഇരുഭാഗത്തും നീളുന്നു.
൧൯ പിന്നേ താഴേ വാതിലിന്റെ മുകപ്പുമുതൽ അകമുററത്തിന്റെ പുറത്തേ
മുകപ്പുവരേ അകലം അളന്നതു നൂറു മുളം, ഇങ്ങനേ കിഴക്കേവശത്തും
൨൦ വടവശത്തും (അളന്നു).— അനന്തരം വടക്കോട്ടു മുഖമായുള്ള പുറമു
൨൧ ററത്തിൻ വാതില്ക്കൽ അവൻ നീളവും വീതിയും അളന്നു, അതിൻ കാ
വൽമുറികളും ഇപ്പുറത്തു മൂന്നും അപ്പുറത്തു മൂന്നും, അതിൻ തൂണകളെ
യും ഉന്തുന്ന മുഴകളെയും (അളന്നു). അത് ഒന്നാം വാതിലിന്റെ അളവു
പോലേ അമ്പതു മുളം നീളവും ഇരുപത്തഞ്ചു മുളം വീതിയും തന്നേ.
൨൨ അതിലേ കിളിവാതില്കളും ഉന്തുന്ന മുഴകളും ഈന്തൽഭ്രക്ഷണവും കി
ഴക്കോട്ടു മുഖമായുള്ള വാതിലിന്റെ മാതിരിപ്രകാരമത്രേ; ഏഴു പതന
ങ്ങളാൽ അതിലേക്കു കരേറും, ഉന്തുന്ന മുഴകൾ മുമ്പുറത്തു (കണ്ടു).
൨൩ വടക്കോട്ടും കിഴക്കോട്ടും ഉള്ള വാതില്കൾക്കു നേരേ അകമുററത്തിന്റെ
ഓരോ വാതിൽ (നില്ക്കുന്നു), വാതിലോടു വാതിലോളം അളന്നതു നൂറു
൨൪ മുളം തന്നേ.— പിന്നേ അവൻ എന്നെ തെക്കോട്ടു നടത്തി ഇതാ തെ
ക്കേ വാതിലും കണ്ടു, അതിൻ തൂണകളും ഉന്തുന്ന മുഴകളും മേൽചൊല്ലി
൨൫ യ മാതിരികൾക്ക് ഒത്ത് അളന്നു. അതിലും അതിങ്കൽ ഉന്തുന്ന മുഴക
ളിലും കിളിവാതില്കൾ ചുററും ഉണ്ടു, മെല്പറഞ്ഞ കിളിവാതില്കളെ
൨൬ പ്പോലേ തന്നേ, നീളം അമ്പതു മുളവും വീതി ഇരുപത്തഞ്ചു മുളവും. അ
തിൻ പടിക്കെട്ടു ഏഴുപതനങ്ങളും ഇവററിൻ എതിരേ ഉന്തുന്ന മുഴകളും
തൂണകൾക്ക് ഒന്ന് ഇപ്പുറത്ത് ഒന്ന് അപ്പുറത്ത് ഈന്തൽഭ്രക്ഷണവും
൨൭ ഉണ്ടു. അകമുററത്തിന്നു തെക്കോട്ടു നോക്കുന്ന വാതിലും ഉണ്ടു, വാതി
ലോട് ആ തെക്കേ വാതിലോളം അവൻ നൂറു മുളവും അളന്നു.
൨൮ ആ തെക്കേ വാതില്ക്കൽകൂടി അവൻ എന്നെ അകമുററത്തിൽ പൂകി
൨൯ ച്ചു തെക്കേ വാതിലിനെ അളന്നു മേൽമാതിരികളെ കണ്ടു, കാവൽമുറി
കൾ തൂണകൾ മുഴകൾ ഒക്ക ആ മാതിരിക്കു സമം. അതിലും മുഴകളി

ല്യം ചുററും കിളിവാതില്യകൾ ഉണ്ടു, നീളം അമ്പതു മുളവും വീതി ഇരു
൩൦ പത്തഞ്ചു മുളവും തന്നേ. ഉന്തുന്ന മുഴകൾ ചുററും (കണ്ടു) നീളം ഇരു
൩൧ പത്തഞ്ചു മുളവും വീതി അഞ്ചു മുളവും തന്നേ. ഈ മുഴകൾ പുറമുററ
ത്തിന്നു നേരേ അത്രേ, തൂണകൾക്ക് ഈന്തൽഭൂഷണവും പടിക്കെട്ടി
൩൨ന്ന് എട്ടു പതനങ്ങളും ഉണ്ടു.— പിന്നേ അവൻ എന്നെ അകമുററത്തിൽ
കിഴക്കോട്ടു നടത്തി വാതിലിനെ മേൽമാതിരിപ്രകാരം അളന്നു കണ്ടു.
൩൩ അതിൻ കാവൽമുറികൾ തൂണകൾ മുഴകൾ ഒക്ക ആ മാതിരിക്കു സമം.
അതില്യം മുഴകളില്യം ചുററും കിളിവാതില്യകൾ ഉണ്ടു, നീളം അമ്പതു മുള
൩൪ വും വീതി ഇരുപത്തഞ്ചു മുളവും തന്നേ. അതിലേ മുഴകൾ പുറമുററ
ത്തിന്നു നേരേ അത്രേ, തൂണകൾക്ക് ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ഈന്തൽ
൩൫ ഭൂഷണവും പടിക്കെട്ടിന്ന് എട്ടു പതനങ്ങളും ഉണ്ടു.— വടക്കേ വാതി
൩൬ ല്ക്കൽ എന്നെ ചെല്ലിച്ചാറേ ആ അളവുകൾ പോലേ അളന്നു, അതിൻ
കാവൽമുറികളും തൂണകളും മുഴകളുമായി. അതിന്നു ചുററും കിളിവാതി
ല്യകൾ ഉണ്ടു, നീളം അമ്പതു മുളവും വീതി ഇരുപത്തഞ്ചു മുളവും തന്നേ.
൩൭ അതിൻ തൂണകൾ പുറമുററത്തിന്നു നേരേ അത്രേ, തൂണകൾക്ക് ഇപ്പുറ
ത്തും അപ്പുറത്തും ഈന്തല്യം പടിക്കെട്ടിന്നു എട്ടു പതനങ്ങളും ഉണ്ടു.
൩൮ (മൂന്നു) വാതില്യകളില്യം തൂണകൾക്ക് അരികേ തുറവുകൂടിയ അറ ഉ
൩൯ ണ്ടു അവിടേ ഹോമത്തെ കഴുകും. പിന്നേ വാതിൽമണ്ഡപത്തിൽ ഇരുപു
റത്തും ഈ രണ്ടു പീഠങ്ങൾ നില്ക്കുന്നു, ഹോമം പാപബലി കുററബലി ഇവ
൪൦ അറുപ്പാൻ വേണ്ടി. വാതിൽത്തുറവിങ്കൽ കയറിയാൽ പുറമേ വടക്കു
ഭാഗത്തും രണ്ടു പീഠങ്ങളും മറേറ ഭാഗത്തു വാതിൽമണ്ഡപത്തിന്നരികേ
൪൧ രണ്ടു പീഠങ്ങളും (നില്ക്കുന്നു). വാതിൽഭാഗത്ത് ഇപ്പുറത്തു നാല്യം അപ്പു
റത്തു നാല്യം ആക എട്ടു (മര)പ്പീഠങ്ങൾ അറുക്കുന്നവക്കു ഉപയോഗമായ
൪൨ തല്ലാതേ, പടിക്കെട്ടിന്നരികേ വെട്ടിയ കല്ലാലേ നാല്യ പീഠങ്ങൾ ഉ
ണ്ടു, നീളം ഒന്നര മുളം, വീതി ഒന്നര മുളം, ഉയരം ഒരു മുളം, ഇവയുടേ
൪൩ മേൽ ഹോമാദിയാഗങ്ങളെ അറുക്കുന്ന ആയുധങ്ങളെ വെക്കും. പിന്നേ ഒ
രുചാൺ നീളമുള്ള തറികൾ വീട്ടിൽ ചുററും തറെച്ചിരിക്കുന്നു; പീഠങ്ങ
൪൪ ളിന്മേൽ കാഴ്ചകളുടേ മാംസം വെക്കും.— അകവാതിലിൻ പുറത്തു അക
മുററത്തിൽ തന്നേ രണ്ട് അറകൾ ഉണ്ടു, തെക്കോട്ട് നോക്കുന്നത് ഒന്നു
വടക്കേ വാതിലിൻേറ ഭാഗത്തും, വടക്കോട്ടു നോക്കുന്നത് ഒന്നു തെക്കേ
൪൫ വാതിലിൻേറ ഭാഗത്തും ഉള്ളവ. അവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു: ഈ തെ
ക്കോട്ടു നോക്കുന്ന അറ ഭവനവിചാരം കരുതുന്ന പുരോഹിതന്മാക്കും,

൪൬ വടക്കോട്ടു നോക്കുന്ന അറ ബലിപീഠവിചാരം കരുതുന്ന പുരോഹിത
ന്മാൎക്കും (ഉണ്ടു). ഇവർ ലേവിപുത്രന്മാരിൽ യഹോവയെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ
൪൭ അവനോട് അണയുന്ന ചാദോക്പുത്രന്മാർ തന്നേ. (അക)മുററത്തെ
അവൻ അളന്നു നൂറു മുളം നീളം നൂറു മുളം വീതി ഇങ്ങനേ ചതുരമായി
(കണ്ടു). ഭവനത്തിൻ മുമ്പിൽ ബലിപീഠം (നില്ക്കുന്നു).
൪൮ പിന്നേ അവൻ ഭവനത്തിൻ മണ്ഡപത്തിൽ എന്നെ പൂകിച്ചു, മണ്ഡ
പത്തിൻ തൂണുകളെ ഇപ്പുറത്ത് അഞ്ചു മുളവും അപ്പുറത്ത് അഞ്ചു മുളവും
അളന്നു, (നടുവിലേ) കതകു മൂന്നു മുളം ഇപ്പുറത്തും മൂന്നു മുളം അപ്പുറ
൪൯ ത്തും (ആറു മുളം) വീതി കണ്ടു. മണ്ഡപത്തിൻ നീളം ഇരുപതു മുളവും
വീതി പതിനൊന്നു മുളവും കണ്ടതു കയറുന്ന പതനങ്ങളിൽനിന്നത്രേ.
തൂണുകൾക്ക് അരികേ സ്തംഭങ്ങൾ ഉണ്ടു ഒന്ന് അപ്പുറത്തും ഒന്ന് ഇപ്പുറ
൪൧, ൧ ത്തും തന്നേ.— അവൻ എന്നെ മന്ദിരത്തിൽ നടത്തിയപ്പോൾ കൂടാര
ത്തിൻ വീതിയെ കുറിക്കുന്ന തൂണുകളെ അളന്നു ഇപ്പുറത്ത് ആറു മുളം വീ
൨ തിയും അപ്പുറത്ത് ആറു മുളം വീതിയും (കണ്ടു), തുറവിൻവീതിയോ
പത്തു മുളം, തുറവോടു ചേരുന്ന ഭിത്തികൾ ഇപ്പുറത്ത് അഞ്ചു മുളവും
അപ്പുറത്തു അഞ്ചു മുളവും(കണ്ടതു). മന്ദിരത്തിൻ നീളം നാല്പതു മുളവും
൩ വീതി ഇരുപതു മുളവും ആയി അളന്നു. പിന്നേ അകമുറിയിൽ താൻ
പൂക്കു തുറവിന്തൂണുകളെ ഈരണ്ടു മുളമായും തുറവിന്ന് ആറു മുളം (ഉയ
൪ രവും) ഏഴ മുളം വീതിയും അളന്നു; അകമുറിയുടേ നീളം ഇരുപതു മുള
മായി മന്ദിരത്തോടു ചേരുന്ന വീതി ഇരുപതു മുളമായി അളന്ന ശേഷം:
ഇത് അതിവിശുദ്ധസ്ഥലം എന്ന് എന്നോടു പറഞ്ഞു.
൫ പിന്നേ അവൻ (പുറപ്പെട്ടു) ഭവനത്തിന്റേ ചുവർ ആറു മുളമായും
ഭവനത്തെ (മൂന്നു ഭാഗത്തും) ചുററുന്ന ഒഴവാരക്കെട്ടിന്റേ വീതി നാലു
൬ മുളമായും അളന്നു. ഒഴവാരങ്ങൾ ഒന്നിന്റേ മീതേ ഒന്നു മൂന്നും മുപ്പ
തിൽ പെരുക്കി (തൊണ്ണൂറും) ആയി, അവ ഭവനത്തിന്നു ഒഴവാരഭാഗ
ത്തിൽ ഉള്ള ചുവരിന്മേൽ തങ്ങി നില്ക്കും, ഭവനച്ചുവരിന്റേ അകത്തു ക
൭ ടന്നതും ഇല്ല. ഇങ്ങനേ കയറുന്തോറും ഒഴവാരങ്ങൾക്കു ചുററും വിസ്താ
രം ഏറും, ഭവനത്തിന്റേ ചുററുകെട്ടു മീതേ മീതേ ചെല്ലുമളവിൽ ഭവന
ത്തെ അധികം ചൂഴുകകൊണ്ടു, ഭവനത്തിന്നു മീത്തൽ വിസ്താരം വളരും;
ഇങ്ങനേ താഴത്തേ നില നടുവിലേതിൻ പ്രമാണപ്രകാരം മുകളത്തേ
൮ നിലയോളം ഉയൎന്നു. ഭവനത്തിന്നു ചുററും ഞാൻ ഉയരത്തെ കണ്ടു;
(ചുവരിന്റേ) തുടച്ചവരേ ഒഴവാരങ്ങളുടേ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ആറു മുള

൯ മാകുന്ന ഒരു പൃണ്ണക്കോൽ (ആയികണ്ടു). ഒഴവാരക്കെട്ടിന്നുള്ള പുറമേ
ചുവരിന്നു അഞ്ചു മുളം വീതി, ഭവനത്തിൻ ഒഴവാരക്കെട്ടോട് ഒഴിഞ്ഞു
൰ കിടക്കുന്നതിന്നും അതേ അളവു. (ഒഴിഞ്ഞതിന്നും, ൪൨, ൧) അറകൾ
ക്കും നടുവേ ഇരുപതു മുളം അകലം ഭവനത്തിന്റേ (മൂന്നു ഭാഗത്തും) ചു
൰൧ റവും ഉണ്ടു. ഒഴവാരക്കെട്ടിന്റേ തുറവു ഒഴിഞ്ഞതിലേക്കത്രേ, വടക്കു
നോക്കുന്ന തുറവ് ഒന്നു, തെക്കു നോക്കുന്ന തുറവ് ഒന്നു. ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥല
ത്തിന്റേ അകലമോ ചുററും അഞ്ചു മുളമത്രേ.

൰൨ പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ള ഭാഗത്തു വേറുപെട്ടുത്ത സ്ഥലത്തിന്റേ മുമ്പുറത്തു
കെട്ടിയ പണിക്കു വീതി എഴുപതു മുളം, പണിയുടേ ചുവരിൻ കനം
൰൩ ചുററും അഞ്ചു മുളം, നീളമോ തൊണ്ണൂറു മുളം. മന്ദിരഭവനത്തെ അ
൰൪ വൻ അളന്നു കണ്ടതോ നൂറു മുളം, വേറുപെട്ടത്തതോ പണിയും ചുവ
രുമായി നൂറു മുളം നീളം. ഭവനമുമ്പുറത്തിന്നും വേറുപെട്ടത്തതിൻ കിഴ
ക്കേ പുറത്തിന്നും നൂറു മുളം വീതിയും (കണ്ടതു).

൰൫ അങ്ങനേ അവൻ വേറുപെട്ടത്തതിൻ പിമ്പുറത്തുള്ള പണിയുടേ നീ
ളത്തെയും അതിന് ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ചുററുന്ന കോനാസ്സുളെയും
നൂറു മുളമായി അളന്നു, പിന്നേ അകമേ മന്ദിരത്തെയും മുററത്തിലേ
൰൬ മണ്ഡപങ്ങളെയും (അളന്നു). ഈ മൂന്നിന്നും ഉള്ള കട്ടിലക്കാലുകൾക്കും
അഴി കെട്ടിയ കിളിവാതിലുകൾക്കും ചുററുന്ന കോനാസ്സുൾക്കും തുറവുക
ളുടേ മീതേ ഉള്ള (ഇടത്തിന്നും) അകമേ ഭവനത്തോളവും പുറമേയും ചു
ററുന്ന ചുവരിന്നും അകത്തും പുറത്തും (എല്ലാററിന്നും) അതതിന്റേ അള
൰൭ വുകൾ ഉണ്ടു. വിശേഷിച്ചും ഉമ്മരപ്പടിക്ക് എതിരേ ഉള്ള കട്ടില ചുററും
മരപ്പലക തന്നേ, നിലത്തിൽനിന്നു കിളിവാതിലോളം നിശ്ചയിച്ച അ
൰൮ ളവ് ഉണ്ടു, കിളിവാതിലുകൾ മൂടപ്പെട്ടവ അത്രേ.— (അകമേ) കരൂബു
കളും ഈന്തലുകളും കൊത്തി ഉണ്ടാക്കിയപ്രകാരം: ഈരണ്ടു കരൂബുകളു
ടേ ഇടയിൽ ഓർ ഈന്തലും കരൂബിന്നു ഈരണ്ടു മുഖങ്ങളും ഉണ്ടു,
൰൯ ഇപ്പുറത്തു മാനുഷമുഖം ഈന്തലെ നോക്കും അപ്പുറത്തു സിംഹമുഖം ഇ
൨൰ ങ്ങനേ ഭവനത്തിൽ എങ്ങും ചുററും തീൎത്തിട്ടുണ്ടു. മന്ദിരത്തിൻ ഭിത്തി
യിൽ കരൂബുകളും ഈന്തലുകളും നിലംതൊട്ടു തുറവിന്നു മേൽപ്പുറംവരേ
൨൰൧ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു. മന്ദിരത്തിൻ ദ്വാരസ്തംഭം ചതുരം തന്നേ അതിവിശുദ്ധ
൨൰൨ ത്തിന്റേ മുകപ്പിന്നും അതേ സ്വരൂപം (ഉണ്ടു). ധൂപപീഠം മരം ത
ന്നേ, മൂന്നു മുളം ഉയരവും രണ്ടു മുളം നീളവും (വീതിയും) ഉണ്ടു, അതിൻ
(കൊമ്പു) കോണുകളും ചുവട്ടും ഭിത്തികളും മരത്താലത്രേ. ഇതു യഹോ

വയുടേ മുമ്പിൽ നില്ക്കുന്ന പീഠം എന്ന് അവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു.—
൨൩. ൨൪ മന്ദിരത്തിന്നും അതിവിശുദ്ധത്തിന്നും രണ്ടു വാതില്കകളും, വാതില്ക
കൾക്കു ഇരട്ടക്കതവുകളും (ഓരോ കതവിന്നും) മടക്കുകതവുകളും ഉണ്ടു; ര
ണ്ടു (കതവുകൾ) ഒരു വാതിലിന്നും രണ്ടു കതവുകൾ മറേറതിന്നും ഉണ്ടു.
൨൫ അവററിന്മേലും മന്ദിരത്തിൻ വാതില്കകളിന്മേലും (തന്നേ), ഭിത്തികളി
ന്മേൽ തീൎത്തു പോലേ കരൂബുകളും ഈന്തലുകളും കൂടേ തീൎത്തിട്ടുണ്ടു:
പുറമേയുള്ള മണ്ഡപത്തിൻ മുകപ്പിന്നുമ്പുറത്ത് കനത്ത മരപ്പണിയെ (ഉ
൨൬ ത്തരങ്ങളെ? കാണാം). അഴി കെട്ടിയ കിളിവാതില്കകളും ഇപ്പുറത്തും
അപ്പുറത്തും മണ്ഡപത്തിന്റേ ഇരുപുറത്തും ഈന്തലുകളും ഉണ്ടു; ഭവന
ത്തിൻ ഒഴവാരങ്ങളും കനത്ത മരപ്പണിയും (ഉത്തരങ്ങളും?) എന്നിവ
ററിൻ നിയമം ഇതത്രേ.
൪൨, ൧ പിന്നേ അവൻ എന്നെ വടക്കുവഴിയായി പുറമുററത്തിലേക്കു പുറപ്പെ
ടുവിച്ചു വേറുപെട്ടത്തതിന്നും അതിലേ പണിക്കും എതിരേ വടക്കു നില്ക്കു
൨ ന്ന അറക്കെട്ടിലേക്കു എന്നെ കൊണ്ടുപോയി, അതിൻ മുഖത്തിന്നു
നൂറു മുളം നീളവും വടക്കോട്ടു തുറവും ഉണ്ടു, അകലമോ അമ്പതു മുളം.
൩ ആയതു അകമുററത്തിലേ ഇരുപതു മുളത്തിന്നും (൪൧, ൧൦) പുറമുററത്തി
ലേ കത്തളത്തിന്നും എതിരേ തന്നേ; മൂന്നാം നിലയിൽ കോനാസ്സ് എതിരേ
൪ കോനായും, അറകളുടേ മുമ്പിൽ പത്തു മുളം വീതിയുള്ള നടയും, അക
മുററത്തിലേക്കു നൂറു മുളം നീളുന്ന വഴിയും ഉണ്ടു; അവററിൻ തുറവുകൾ
൫ വടക്കോട്ടത്രേ. മുകളിലേ അറകൾ, കോനാസ്സുകൾ അവററിൻ ഇടത്തിൽ
നിന്ന് എടുക്കയാൽ, കെട്ടിലേ കീഴേവയും നടുവിലേവയും പാൎക്കിലും
൬ ഇടം കുറഞ്ഞവ; മൂന്നു നിലകൾ അല്ലോ ഉള്ളതിൽ മുററങ്ങളുടേ തൂണ
കൾപോലേ തൂണുകൾ ഇല്ലായ്കയാൽ നിലത്തുനിന്നു കീഴേവയും നടുവി
൭ ലേവയും പാൎക്കിലും (മേലേവ) ചുരുങ്ങിയവ. അറകളോടു നേർവരയാ
യി പുറത്ത് ഒരു മതിൽ അറകളുടേ മുമ്പാകേ പുറമുററത്തേക്കു അമ്പതു
൮ മുളം നീളുന്നുണ്ടു; പുറമുററത്തെ നോക്കുന്ന അറകൾക്ക് അമ്പതു മുളം
നീളം ഉണ്ടല്ലോ; മന്ദിരത്തെ നോക്കുന്ന നീളം അതാ നൂറു മുളമല്ലോ (൨).
൯ ആ മതിലിന്റേ ചുവട്ടിൽനിന്നത്രേ ഈ അറകൾ (ഉയൎന്നുകണ്ടു), അ
വയിൽ ചെല്ലുന്ന പ്രവേശം കിഴക്കുനിന്നു, പുറമുററത്തെ വിട്ടത്രേ.—
൧൦ (അക)മുററത്തിന്റേ തെക്കേ പുറത്തു വേറുപെട്ടതിന്നും അതിലേ പണി
ക്കും എതിരേ അറകളും അവററിൻ മുമ്പിൽ ഒരു വഴിയും ഉണ്ടു.
൧൧ വടക്കോട്ടു നോക്കുന്ന അറക്കെട്ടിനോട് (ഈ കെട്ടു) നീളവും വീതിയും

൧൨ കൊണ്ടും എല്ലാ പുറപ്പാടുകൾ ചട്ടവട്ടങ്ങളും കൊണ്ടും ഒക്കും. ആയതിൻ
തുറവുകളോടും ഈ തെക്കോട്ടേ അറകളുടേ തുറവുകൾ ഒക്കും: കിഴക്കു
നിന്ന് അതിലേക്കു ചെല്ലുമ്പോൾ ആ നേർവരയായ മതിലിന്നു (൭) എ
൧൩ തിരേ ഉള്ള വഴിയുടേ തലെക്കൽ ഒരു തുറവു.— അവനും എന്നോടു പ
റഞ്ഞു: വേറുപെട്ടതിന്നു മുമ്പിൽ ഉള്ള വടക്കറകളും തെക്കറകളും ഇതാ
യഹോവയോട് അണയുന്ന പുരോഹിതന്മാർ അതിവിശുദ്ധ (നൈവേ
ദ്യ)ങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന വിശുദ്ധ അറകൾ ആകുന്നു; അവിടേ അ
വർ കാഴ്ച പാപബലി കുററബലി ഇങ്ങനേ അതിവിശുദ്ധങ്ങളെ വെ
൧൪ ക്കും; സ്ഥലമാകട്ടേ വിശുദ്ധം. പുരോഹിതന്മാർ പൂകുമ്പോൾ വിശുദ്ധ
ത്തിൽനിന്നു പുറമുററത്തിലേക്കു പോകാതേ ശുശ്രൂഷെക്കുള്ള വസ്ത്രങ്ങളെ
ആ അറക്കെട്ടിൽ തന്നേ വെച്ചേക്കേണം, അവ വിശുദ്ധമല്ലോ; വേറേ
വസ്ത്രങ്ങൾ ഉടുത്തിട്ടു വേണം ജനത്തിന്ന് ഉള്ളതിനോട് അണവാൻ.
൧൫ ഇങ്ങനേ അവൻ അകമേ ആലയത്തിൻേറ അളവുകൾ നിദാനിച്ചു
തീൎത്ത ശേഷം എന്നെ കിഴക്കോട്ടു നോക്കുന്ന വാതില്ക്കൽക്കൂടി പുറപ്പെടു
൧൬ വിച്ചു അവിടം ചുററും അളന്നു; അളവുകോൽകൊണ്ടു കിഴക്കുഭാഗത്തു
൧൭ ചുററും അഞ്ഞൂറു കോൽ അളവുകോൽപ്രമാണത്താൽ അളന്നു, അളവു
കോൽപ്രമാണമായി വടക്കുഭാഗത്തു ചുററും അഞ്ഞൂറു കോൽ അളന്നു,
൧൮ അളവുകോൽപ്രമാണമായി തെക്കുഭാഗത്തു അഞ്ഞൂറു കോൽ അളന്നു,
൧൯ പിന്നേ പടിഞ്ഞാറോട്ടു തിരിഞ്ഞു അളവുകോൽപ്രമാണമായി അഞ്ഞൂറു
൨൰ കോൽ അളന്നു. ഇങ്ങനേ നാലു ദിക്കിലേക്കും (പുറസ്ഥലത്തെ) അള
ന്നു. ആയതിനെ അഞ്ഞൂറു (കോൽ) നീളവും അഞ്ഞൂറു അകലവും ഉള്ള
ഒരു മതിൽ ചുററുന്നതു വിശുദ്ധത്തെയും ബാഹ്യത്തെയും വേറാക്കുവാൻ
തന്നേ.

൪൩, ൧ അനന്തരം അവൻ എന്നെ (പുറമുററത്തിൽ) കിഴക്കോട്ടു നോക്കുന്ന
൨ വാതില്ക്കലേക്കു നടത്തി. ഇതാ ഇസ്രയേൽദൈവത്തിൻേറ തേജസ്സു കി
ഴക്കുനിന്നു വന്നു, അതിൻ ഒലി ബഹുവെള്ളങ്ങളുടേ ഒച്ച പോലേ, അ
൩ വൻേറ തേജസ്സിനാൽ ഭൂമി പ്രകാശിച്ചു. പട്ടണത്തെ നശിപ്പിപ്പാൻ
ഞാൻ വന്നപ്പോൾ (൮, ൯) കണ്ട കാഴ്ചെക്കു ഈ കാണുന്ന കാഴ്ചയുടേ വ
ടിവു സമം, അതു കബാർനദീതീരത്തു കണ്ട കാഴ്ചെക്ക് ഒത്ത കാഴ്ചകള
൪ ത്രേ; ഞാനോ മുഖം കവിണ്ണുവീണു. യഹോവാതേജസ്സാകട്ടേ കിഴക്കോ
൫ ട്ടു നോക്കുന്ന വാതിൽവഴിയായി ഭവനത്തിൽ പുക്കപ്പോൾ, കാററ് എ
ന്നെ എടുത്തു അകമുററത്തിൽ ആക്കി: യഹോവാതേജസ്സ് ഇതാ ഭവന

൬ ത്തെ നിറെക്കുന്നു. ഭവനത്തിൽനിന്ന് എന്നോട് ഉരിയാടുന്നവനെ
ഞാൻ കേട്ടതല്ലാതേ എന്നരികത്തു നില്ക്കുന്ന പുരുഷൻ എന്നോടു പറ
൭ ഞ്ഞു: മനുഷ്യപുത്ര ഇസ്രയേൽപുത്രരുടേ നടുവിൽ ഞാൻ എന്നും വസി
പ്പാനുള്ള സിംഹാസനസ്ഥലവും എൻ ഉള്ളങ്കാലുകളുടേ ഇടവും (ഇതാ)!
ഇസ്രയേൽഗ്രഹം അരചരുമായി തങ്ങളുടേ പുലയാട്ടുകൊണ്ടും നിൎജ്ജീവ
ദേഹങ്ങൾക്കു രാജാക്കന്മാർ തീൎത്ത കന്നുകാവുകൾകൊണ്ടും ഇനി എൻ
൮ വിശുദ്ധനാമത്തെ തീണ്ടിക്കയും ഇല്ല. അന്ന് (ആ ബിംബങ്ങളുടേ) ഉ
മ്മരപ്പടിയെ എന്റേ ഉമ്മരപ്പടിയോടും അവയുടേ കട്ടിലയെ എൻ കട്ടി
ലയോടും ഭിത്തിമാത്രം നടുവേ ഇരിക്കേ അവർ ചേൎത്തുവെച്ചു ചെയ്യുന്ന
അറെപ്പുകളാൽ എൻ വിശുദ്ധനാമത്തെ തീണ്ടിക്കകൊണ്ടല്ലോ എൻ കോ
൯ പത്തിൽ ഞാൻ അവരെ മുടിച്ചുകളഞ്ഞു. ഇനി അവർ തങ്ങളുടേ പുല
യാട്ടും രാജാക്കന്മാർ (പണിഞ്ഞ) നിൎജ്ജീവങ്ങളെയും എന്നോട് അകററും,
൧൦ ഞാൻ അവരുടേ നടുവിൽ എന്നേക്കും വസിക്കയും ചെയ്യും— മനുഷ്യ
പുത്ര ഇസ്രയേൽഗ്രഹം തങ്ങളുടേ അകൃത്യങ്ങളെ വിചാരിച്ചു നാണിച്ചു
കുറവറുത്ത നിൎമ്മാണത്തെ അളന്നുനോക്കേണ്ടതിന്നു ഈ ഭവനത്തെ
൧൧ അവരെ അറിയിക്ക! അവർ ചെയ്യതിൽ ഒക്കയും നാണിച്ചാൽ ഭവന
ത്തിന്റേ ആകൃതിയെയും വ്യവസ്ഥയെയും പുറപ്പാടുകൾ പ്രവേശങ്ങ
ളെയും സകലരൂപത്തെയും എല്ലാ ചട്ടവട്ടങ്ങളെയും ഇങ്ങനേ അതിൻ
സകല ആകൃതിയെയും ഉപദേശങ്ങളെയും ഒക്കയും അവരെ കാണിച്ചു
കണ്ണുകൾ കാണ്കേ എഴുതുക, അതിൻ ആകൃതി ഒക്കയും വെപ്പുകളും എ
൧൨ ല്ലാം അവർ ചരതിച്ചു ചെയ്വാൻ തന്നേ. ഇതു ഭവനത്തിന്റേ ന്യായം:
പൎവ്വതത്തിന്റേ മുകളിൽ ഭവനത്തിൻ അതിൎക്കകത്തു ചുററും ഉള്ളത് ഒ
ക്കയും അതിവിശുദ്ധം. എന്നുള്ളത് ഇതാ ഭവനത്തിൻ ന്യായം.

൪൩. അദ്ധ്യായം. (൧൩—൪൬, ൨൪.)

ഹോമപീഠം (അ. ൪൪) രാജാവിന്നും പുരോഹിതാദികൾക്കും ഉള്ള ആഗമ
നം (അ. ൪൫) അവൎക്കു വേൎതിരിക്കുന്ന ദേശഭാഗം (൧൮) നാനായാഗവിവരം,
ഇങ്ങനേ പുതിയ ആരാധനക്രമം നിയമിച്ചതു.

൧൩ ബലിപീഠത്തിന്റേ അളവുകൾ ഒരു മുളവും നാലു വിരലും ഉള്ള മുള
പ്രമാണത്താൽ ആവിതു: മടിച്ചുവട് ഒരു മുളം (ഉയരവും) ഒരു മുളം വീ
തിയും, അതിന്റേ ഓരത്തിൽ ചുററുമുള്ള വക്കു ഒരു ചാൺ. ഇതു ബലി

൧൪ പീഠത്തിന്റെ മുതുക. മണ്ണു നിറഞ്ഞ ചുവട്ടിൽനിന്നു കീഴേ നിലവരേ
രണ്ടു മുളം (ഉയരവും) ഒരു മുളം വീതിയും, ആ ചെറിയ നിലതൊട്ടു വ
൧൫ ലിയ നിലവരേ നാലു മുളം (ഉയരവും) ഒരു മുളം വീതിയും. പിന്നേ
ദേവമല (എന്ന നിലെക്കു) നാലു മുളം (ഉയരം); അതിൻ മേലോട്ടു നാലു
൧൬ കൊമ്പുകളും പൊന്തുന്ന ദേവട്ടപ്പു. ദേവട്ടപ്പു പന്ത്രണ്ടു മുളം നീളവും
പന്ത്രണ്ടു മുളം വീതിയുമായി നാലു ഭാഗങ്ങളിലും ചതുരം തന്നേ.
൧൭ (കീഴേ) നിലയോ നാലു ഭാഗത്തും പതിനാലു മുളം നീളവും പതിനാലു
മുളം വീതിയും ഉള്ളതു, ചുററുന്ന വക്കോ അര മുളവും, മടിച്ചുവട്ടു ചുററും
ഒരു മുളവും (അധികം); അതിന്റെ പടിക്കെട്ടു കിഴക്കോട്ടു നോക്കുന്നു.
൧൮ അവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു: മനുഷ്യപുത്ര യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം
പറയുന്നു: ബലിപീഠത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദിവസത്തിൽ അതിന്മേൽ ഹോ
൧൯ മം കഴിപ്പാനും രക്തം തളിപ്പാനും വെച്ച വെപ്പുകൾ ഇവ: എന്നെ ശു
ശ്രൂഷിപ്പാൻ അണയുന്ന ചാദോക്സന്തതിക്കാരായ ലേവ്യപുരോഹിത
ന്മാൎക്കു നീ പാപബലിക്കായി ഒരു കാളക്കിടാവു കൊടുക്കേണം എന്നു
൨൦ യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു. അതിൻ രക്തത്തിൽനിന്ന് എടുത്തു
ഇതിന്റെ നാലു കൊമ്പുകളിലും നിലയുടേ നാലു കോണുകളിലും ചുററുമു
ള്ള വക്കിലും ഇടുവിച്ചു ഇങ്ങനേ അതിൽ പാപം നീക്കി നിരപ്പു വരു
൨൧ ത്തുക. പാപബലിയായ കിടാവിനെ പിന്നേ എടുത്തു വിശുദ്ധസ്ഥല
൨൨ ത്തിന്നു പുറമേ ആലയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചവിടേ ചുട്ടുകളക. രണ്ടാം ദിവ
സത്തിൽ നിൎദ്ദോഷമായ വെള്ളാട്ടുകൊററനെ പാപബലിയായി കഴിക്ക,
അവർ കാളകൊണ്ടു പാപം നീക്കിയപ്രകാരം ബലിപീഠത്തേ പാപം
൨൩ അകററുവാൻ. പാപം നീക്കി തീൎന്നാൽ നിൎദ്ദോഷമായ കാളക്കിടാവും
നിൎദ്ദോഷമായ ആട്ടുകൊററനെയും അടുപ്പിച്ചു യഹോവയുടേ മുമ്പിൽ ക
൨൪ ഴിക്ക; പുരോഹിതന്മാർ അവററിൻ മേൽ ഉപ്പ് എറിഞ്ഞു അവ യഹോ
൨൫ വെക്കു ഹോമമാക്കി ഹോമിക്ക. ഏഴു നാൾ നീ ദിവസേന ഓരോ വെ
ള്ളാടു പാപബലിയാക്കേണം, അവരും ഊനം ഇല്ലാത്ത കാളക്കിടാവി
൨൬ നെയും ആട്ടുകൊററനെയും (ഹോമമായി) കഴിക്ക. ഏഴു ദിവസംകൊ
ണ്ടു ബലിപീഠത്തിന്നു നിരപ്പും ശുദ്ധിയും വരുത്തി അതിൻ കൈ നിറെ
൨൭ പ്പിൻ. ഈ ദിവസങ്ങളെ തികെച്ച ശേഷം പുരോഹിതന്മാർ എട്ടാം
നാളിലും പിന്നേയും നിങ്ങളുടേ ഹോമങ്ങളെയും സ്തുതിബലികളെയും
ബലിപീഠത്തിന്മേൽ കഴിക്കയും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ പ്രസാദിക്കയും ചെ
യ്യും എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.

൪൪, ൧ പിന്നേ അവൻ എന്നെ കിഴക്കോട്ടു നോക്കുന്ന വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിൻ
പുറവാതില്ക്കലേക്കു മടക്കി നടത്തിയാറേ ആയത് അടെച്ചിരുന്നു.
൨ യഹോവ എന്നോടു പറഞ്ഞു: ഈ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടാതേ അടെച്ചിരി
ക്കും ആരും അതിൽകൂടി കടക്കരുതു; ഇസ്രയേലിൻ ദൈവമായ യഹോ
൩ വ ഇതിൽകൂടി പുകയാൽ അടെച്ചിരിക്കും. മന്നവൻ മാത്രമേ മന്നവൻ
ആകകൊണ്ടു യഹോവയുടേ മുമ്പിൽ അപ്പം ഭക്ഷിപ്പാൻ (ഉണ്മാൻ) ഇ
തിൽ ഇരിക്കും; വാതിൽമണ്ഡപത്തിൻ വഴിയായി പുകയും ആ വഴി
യായി പുറപ്പെടുകയും ചെയ്ക.
൪ പിന്നേ അവൻ വടക്കുവാതിൽവഴിയായി എന്നെ ഭവനത്തിൻ
മുമ്പിൽ ആക്കിയപ്പോൾ ഇതാ യഹോവാതേജസ്സ് യഹോവാലയത്തെ
൫ നിറെക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു മുഖം കവിണ്ണു വീണു. യഹോവ എന്നോടു
പറഞ്ഞു: മനുഷ്യപുത്ര യഹോവാലയത്തിൻ വെപ്പുകൾ ഒക്കയും സകല
ഉപദേശങ്ങളെയും തൊട്ടു ഞാൻ നിന്നോട് ഉരെക്കുന്നത് ഒക്കയും കുറി
ക്കൊണ്ടു കണ്ണാലേ കണ്ടും ചെവിയാലേ കേട്ടും കൊൾ്ക. വിശുദ്ധസ്ഥല
ത്തിലേ എല്ലാ പുറപ്പാടുകൾ ഊടേയും ഭവനത്ത് അകമ്പുകയിൽ മനം
൬ വെച്ചു മത്സരിയായ ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തോടു പറക: യഹോവാകർത്താ
വ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഇസ്രയേൽഗൃഹമേ നിങ്ങളുടേ അറെപ്പുകൾ
൭ എല്ലാം മതിയാക്കുവിൻ! ഹൃദയത്തിലും മാംസത്തിലും പരിഛേദന ഇല്ലാ
ത്ത പുറനാട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ പുകിച്ചു എന്റേ ആഹാരമായ മേദസ്സും
രക്തവും കഴിക്കുമ്പോൾ അവരെ എൻ വിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് ഇരുത്തി
എൻ ഭവനത്തെ ബാഹ്യമാക്കിക്കളഞ്ഞുവല്ലോ? നിങ്ങളുടേ സകലഅറെ
൮ പ്പുകളും കൂടാതേ ഇവരും എൻ നിയമത്തെ ഭഞ്ജിച്ചുവല്ലോ. ഇങ്ങനേ
നിങ്ങൾ എൻ വിശുദ്ധങ്ങളുടേ വിചാരം കാക്കാത്തത് എന്നിയേ അവ
രെ എൻ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു വിചാരക്കാരാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടുവല്ലോ.—
൯ യഹോവാകർത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഇസ്രയേൽപുത്രന്മാരുടേ ഇട
യിൽ ഉള്ള എല്ലാ പുറനാട്ടുകാരിലും ഹൃദയത്തിലും മാംസത്തിലും പരി
ഛേദന ഇല്ലാത്ത യാതോർ അന്യനും എൻ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിൽ പുക
൧൦ രുതു. അത്രയല്ല ഇസ്രയേൽ എന്നെ വിട്ടു തന്റേ മുട്ടങ്ങളെ പിന്തേർന്നു
തെററിപ്പോകയിൽ എന്നെ വിട്ടകന്ന ലേവ്യരും തങ്ങളുടേ അകൃത്യത്തെ
൧൧ ചുമക്കും. അവർ ഭവനവാതില്പുകളിൽ കാവൽപാക്കുന്നവരായും ഭവ
നത്തിന്നു ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരായും എൻ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു ശുശ്രൂഷക്കാർ
ആകും, അവർ ജനത്തിന്നു ഹോമവും ബലിയും അറുക്കയും ശുശ്രൂഷെ

൧൨ ക്കായി അവരുടേ മുമ്പിൽ നില്ക്കയും ചെയ്യും. അവരുടേ മുട്ടങ്ങളുടേ
മുമ്പിൽ അവൎക്കു ശുശ്രൂഷിച്ചു ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിന്നു അകൃത്യം വരുത്തു
ന്ന ഇടൎച്ച ആയിപ്പോകകൊണ്ടു ഞാൻ അവൎക്ക് എതിരേ കൈ ഉയൎത്തി
അവർ തങ്ങളുടേ അകൃത്യത്തെ ചുമക്കും (എന്നു സത്യം ചെയ്തു) എന്നു
൧൩ യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു. പൌരോഹിത്യം നടത്തുവാനോ
അതിവിശുദ്ധങ്ങളായ എന്റേ സകലവിശുദ്ധങ്ങളോടും അണവാനോ
അവർ എന്നോട് അണയാതേ തങ്ങളുടേ ലജ്ജയെയും ചെയ്തു അറെപ്പു
൧൪ കളെയും ചുമക്കും. ഭവനത്തിന്റേ സകലസേവെക്കും അതിൽ ചെയ്യേ
ണ്ടുന്നതിന്ന് ഒക്കെക്കും ഞാൻ അവരെ ഭവനവിചാരം കാക്കുന്നവർ ആ
൧൫ ക്കിവെക്കും.— എന്നാൽ ഇസ്രയേൽപുത്രന്മാർ എന്നെ വിട്ടു തെറ്റുക
യിൽ എന്റേ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിൻ വിചാരത്തെ കാത്തുനിന്ന ചാദോൿ
പുത്രന്മാർ എന്ന ലേവ്യപുരോഹിതന്മാർ എന്നെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ എന്നോടു
അടുത്തു മേദസ്സും രക്തവും എനിക്ക് അടുപ്പിച്ചു കഴിപ്പാൻ എന്മുമ്പിൽ നി
൧൬ ല്ക്കും എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു. ആയവർ എൻ വിശുദ്ധ
സ്ഥലത്തിൽ പുക്കു എന്നെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ എൻ വിശുദ്ധപീഠത്തോട്
അടുത്തു എന്റേ വിചാരണയെ കാത്തുകൊള്ളും.
൧൭ (പുരോഹിതർ) അകമുറ്റത്തിൻ വാതില്ക്കലൂടേ പ്രവേശിച്ചാൽ ശണവ
സ്ത്രങ്ങളെ ഉടുക്കേണം, അകമുറ്റവാതില്ക്കളിലും ഭവനംവരേയും ശുശ്രൂ
൧൮ ഷിച്ചാൽ ആട്ടുമുടി അവരുടേ മേൽ അരുതു. തലമേൽ ശണത്തൊപ്പി
കളും അരകളിൽ ശണക്കാൽക്കുപ്പായങ്ങളും വേണം, ചുറ്റുന്നതുകൊണ്ടു
൧൯ വിയൎപ്പു ഉണ്ടാകരുതു. അവർ പുറമുറ്റത്തേക്കു ജനത്തോടു ചേരുവാൻ
പുറമുറ്റത്തിൽ പുറപ്പെട്ടാൽ ശുശ്രൂഷചെയ്യാൻ ഉടുത്ത വസ്ത്രങ്ങളെ
വീഴ്ത്തു വിശുദ്ധഅറകളിൽ (൪൨, ൧) വെച്ചു ഈ വസ്ത്രങ്ങളാൽ ജന
ത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കായ്വാൻ വേറേ വസ്ത്രങ്ങളെ ഉടുത്തുകൊള്ളേണം.
൨൦ തലയെ മൊട്ട ഇടാതേയും മുടിയെ നീട്ടി വളൎത്താതേയും തലമുടിയെ
൨൧ കത്രിക്കേ ആവു. അകമുറ്റത്തിൽ പൂകുവാൻ അടുത്താൽ ഒരു പുരോ
൨൨ ഹിതനും വീഞ്ഞു കുടിക്കരുതു. വിധവയെയും ഉപേക്ഷിതയെയും അ
വർ ഭാൎയ്യയാക്കി കൊള്ളരുതു, ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിൽ ഉളവായ കന്യമാ
രെയോ പുരോഹിതൻ (ചത്തു) വിട്ടുവെച്ച വിധവയെയോ വേൾക്കാവു.
൨൩ എൻ ജനത്തിന്ന് അവർ ഉപദേശിച്ചു വിശുദ്ധബാഹ്യങ്ങൾക്കും ശുദ്ധാ
൨൪ ശുദ്ധങ്ങൾക്കും ഉള്ള വ്യത്യാസത്തെ അവരെ ഗ്രഹിപ്പിക്കേണം. വ്യവ
ഹാരങ്ങളിൽ അവർ ന്യായം വിധിപ്പാൻ നില്ക്കും, എൻ ന്യായങ്ങളാൽ

നട്ടരിക്കും; എന്റെ സകല ഉത്സവങ്ങളിലും എൻ ഉപദേശങ്ങളെയും
വെപ്പുകളെയും കാക്കയും എൻ ശബ്ബത്തുകളെ വിശുദ്ധീകരിക്കയും ചെ
൨൫ യ്യും. (൩ മോ. ൨൧, ൧—൩) തന്നെ തീണ്ടിപ്പാൻ ഒരു ചാവിലും കൂട
രുതു. അപ്പൻ അമ്മയും മകൻ മകളും സഹോദരൻ പുരുഷവശത്ത്
ആകാത്ത സഹോദരി ഇവക്കു വേണ്ടി മാത്രം തങ്ങളെ തീണ്ടിക്കാം.
൨൬ ശുദ്ധീകരണത്തിൽ പിന്നേ ഏഴുനാൾ എണ്ണീട്ടത്രേ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു
൨൭ ചെല്ലാം. വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ അകമുററത്തിൽ പൂകുന്നന്നു
തന്റെ പാപബലിയെ കഴിക്കുക എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുള
൨൮ പ്പാടു.— അവൎക്ക് അവകാശം ആകുന്നത് എങ്കിലോ ഞാനേ അവരുടേ
അവകാശം, നിങ്ങൾ അവൎക്ക് ഇസ്രയേലിൽ സ്വമ്മ് കൊടുക്കരുതു,
൨൯ ഞാനേ അവരുടേ സ്വമ്മു. കാഴ്ചയും പാപബലിയും കററബലിയും
ഇവകൊണ്ട് ഉപജീവിക്കും, ഇസ്രയേലിൽ പ്രാക്കൽ തട്ടിയത് ഒക്കയും
൩൦ (൩ മോ. ൨൭, ൨൧. ൨൮.) അവൎക്ക് ആക. സകലത്തിലും ആദ്യഫല
ങ്ങളുടേ പ്രഥമം ഒക്കയും നിങ്ങളുടേ സകലവഴിപാടുകളിൽനിന്നും
എല്ലാ മീത്തും പുരോഹിതൎക്ക് ആകും, നിന്റെ വീട്ടിൽ അനുഗ്രഹം ഇരു
ത്തുവാൻ നിങ്ങൾ അരെച്ചതിന്റെ പ്രഥമവും പുരോഹിതന്നു കൊടു
൩൧ ക്കും. പക്ഷിയോ മൃഗമോ താനേ ചത്തതും ചീന്തിവിട്ടതും ഒന്നും പുരോ
ഹിതർ തിന്നുക ഇല്ല.
൪൫, ൧ ദേശത്തെ നിങ്ങൾ നറുക്ക് എടുത്ത് അവകാശം ആക്കി പകുക്കുമ്പോൾ
ദേശത്തിലേ വിശുദ്ധാംശം എന്നു യഹോവെക്കു ഒരു മീത്തു വഴിപാടു
വേൎത്തിരിക്കേണം, ഇരുപത്തയ്യായിരം (കോൽ) നീളവും (ഇരു)പതി
നായിരം വീതിയും തന്നേ. ഇതു ചുററുമുള്ള സകലഅതിരോളം വിശു
൨ ദ്ധമത്രേ. അതിൽനിന്ന് അഞ്ഞൂററിൽ ഗുണിച്ച അഞ്ഞൂറു ചതുരമായി
വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിന്ന് ഇരിക്ക (൪൨, ൧൫); ഇതിനോടു ചുററും അമ്പതു
൩ മുളം മൈതാനവും ചേൎക്കുക. ആ അളന്ന അംശത്തിൽ ഇരുപത്തയ്യാ
യിരം നീളത്തിലും പതിനായിരം വീതിയിലും അളക്ക, ഇതിനകത്തു വി
൪ ശുദ്ധസ്ഥലം ഓർ അതിവിശുദ്ധം ആകും. ഇതു ദേശത്താലുള്ള വിശു
ദ്ധം, യഹോവയെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ അണയുന്ന വിശുദ്ധസ്ഥലശുശ്രൂഷ
ക്കാർ ആകുന്ന പുരോഹിതൎക്ക് ഉള്ളതു, അവരുടേ വീടുകൾക്ക് ഇടവും
൫ വിശുദ്ധാലയത്തിന്നു വിശുദ്ധസ്ഥലവും ആക. പിന്നേ ഇരുപത്തയ്യാ
യിരം നീളത്തിലും പതിനായിരം വീതിയിലും (ഉള്ള പാതി) ഭവനശുശ്രൂ
ഷക്കാരായ ലേവ്യൎക്ക് ആക, അവർ വസിപ്പാനുള്ള ഊരുകൾക്കായി

൬ സ്വമ്മാകേണ്ടു. ആ വിശുദ്ധമീത്തിന്നു നേർവരയായി ഐയായിരം
വീതിയും ഇരുപത്തയ്യായിരം നീളവും നിങ്ങൾ പട്ടണസ്വമ്മായി കൊ
൭ ടുക്കും, അതു സൎവ്വഇസ്രയേൽഗൃഹം ഉടയതാക. വിശുദ്ധമീത്തിന്നും പ
ട്ടണസ്വമ്മിന്നും ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും വിശുദ്ധമീത്തിന്നും പട്ടണ
സ്വമ്മിന്നും പടിഞ്ഞാറേ ഭാഗത്തു പടിഞ്ഞാറോട്ടും കിഴക്കേ ഭാഗത്തു കി
ഴക്കോട്ടും (രണ്ടു തറ) മന്നവന്നു് കൊടുക്കും; ഇതു കടൽ അതിർ തൊട്ടു
കിഴക്കു (യൎദ്ദൻ) അതിർ വരെക്കും ഗോത്രാംശങ്ങളിൽ ഒന്നോടു നേർവര
൮ യായി നീളേണം. അതു് ഇസ്രയേലിൽ അവന്നു സ്വന്തഭൂമി ആയിരി
ക്കേണം, എന്റെ മന്നവന്മാർ ഇനി എൻ ജനത്തെ ഉപദ്രവിക്കാതെ ഇ
സ്രയേൽഗൃഹത്തിന്നു ഗോത്രങ്ങൾ ആണ്ടു ഭൂമിയെ കൊടുത്തു വിടും.
൯ യഹോവാകൎത്താവു് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഹേ ഇസ്രയേൽമന്നവന്മാരേ
നിങ്ങൾ ചെയ്തതു മതി! സാഹസവും കിണ്ടവും അകററി നേരും ന്യായ
വും ചെയ്വിൻ! വിശേഷാൽ എൻ ജനത്തിൻ ഭൂമിയെ ആക്രമിക്കുന്നതു
൧൦ മതിയാക്കുവിൻ! എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു. നേരായു
ള്ള തുലാസ്സും, നേർനാഴിയും നേർതുത്തികയും നിങ്ങൾക്കു് ഇരിക്ക.
൧൧ ഏഫയും ബത്തും ഓർ അളവാക: ബത്തു ഹോമരിൽ പത്താലൊന്നും
ഏഫ ഹോമരിൽ പത്താലൊന്നും കൊൾക, ഹോമരിൻപ്രകാരം അളവി
൧൨ നെ നിദാനിക്ക. ശേക്കലിന്റെ തൂക്കം ഇരുപതു ഗേര തന്നേ. ഇരു
പതു ശേക്കലും ഇരുപത്തഞ്ചു ശേക്കലും പതിനഞ്ചു ശേക്കലും (ആക അ
റുപതു?) നിങ്ങൾക്കു മാന ആക.
൧൩ മീത്തായി നിങ്ങൾ വഴിപാടു കൊടുപ്പതു: ഒരു ഹോമർ കോതമ്പിൽ
ഏഫയുടേ ഷൾഭാഗം, ഒരു ഹോമർ യവത്തിൽ ഏഫയുടേ ഷൾഭാഗം;
൧൪ എണ്ണയിൽ അടുക്കുവതോ: പത്തു ബത്തു പിടിക്കുന്ന ഒരു ഹോമർ ആകു
ന്ന കോരിൽനിന്നു ബത്തിന്റെ പതവാരം എണ്ണ (കൊടുക്ക). പത്തു ബ
൧൫ ത്തു ഹോമരല്ലോ. പിന്നേ നനവേറുന്ന ഇസ്രയേൽദേശത്തിങ്കൽനിന്നു
ഇരുനൂറു് ആട്ടിൽ ഓർ ആടു (കൊടുക്ക) കാഴ്ച ഹോമം സ്തുതിബലി ഇ
വകൊണ്ടു് അവൎക്കു നിരപ്പു വരുത്തുവാൻ, എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ
൧൬ അരുളപ്പാടു. ഇസ്രയേലിലേ മന്നവന്നു് ഈ മീത്തു വരേണ്ടതു സകല
൧൭ ദേശജനത്തിൽനിന്നത്രേ. മന്നവന്മേൽ കടം ആകുന്നതോ പെരുനാളു
കൾ വാവുകൾ ശബ്ബത്തുകൾ ഇങ്ങനേ ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിൻ സകല
ഉത്സവങ്ങളിലും ഹോമങ്ങളും കാഴ്ചയും പാനീയകാഴ്ചയും (കൊടുക്ക); ഇ
സ്രയേൽഗൃഹത്തിന്നു നിരപ്പു വരുത്തുവാൻ അവൻ പാപബലിയും കാ
ഴ്ചയും ഹോമവും സ്തുതിബലികളെയും കഴിപ്പതാക.

൧൮ യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഒന്നാം (തിങ്ങളുടേ) ഒന്നാം
തിയ്യതി നിൎദ്ദോഷമായ കാളക്കിടാവിനെ എടുത്തു വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു പാ
൧൯ പം നീക്കുക. ഈ പാപബലിയുടേ രക്തത്തിൽനിന്നു പുരോഹിതൻ
എടുത്തു ഭവനക്കട്ടിലയിലും ബലിപീഠനിലയുടേ നാലു കോണുകളിലും
൨൦ അകമുററത്തിൻ വാതിൽക്കട്ടിലയിലും ഇടുക. ഉഴലുന്ന ആളുകൾക്കും
അജ്ഞന്മാൎക്കും വേണ്ടി നീ അതേപ്രകാരം ഏഴാം തിയ്യതിയും ചെയ്തു, ഭ
൨൧ വനത്തിന്നു നിരപ്പു വരുത്തുവാൻ.— ഒന്നാം (തിങ്ങളുടേ) പതിന്നാലാം
തിയ്യതി നിങ്ങൾക്കു പെസഹ ഉണ്ടാക, ഏഴു നാളത്തേ ഉത്സവമായി
൨൨ (കൊണ്ടാടി) പുളിപ്പില്ലാത്തവ ഭക്ഷിക്കേണം. അന്നു മന്നവൻ തനി
ക്കും സകലദേശജനത്തിന്നും വേണ്ടി കാളക്കിടാവിനെ പാപബലി ആ
൨൩ ക്കേണം. പെരുനാളിന്റേ ഏഴു ദിവസങ്ങളിൽ യഹോവെക്കു ഹോമ
മായി അവൻ ദിനമ്പ്രതി നിൎദ്ദോഷങ്ങളായ കാള ഏഴും ആട്ടുകൊററന്മാർ
൨൪ ഏഴും കഴിക്ക; ഏഴു ദിവസങ്ങളിൽ പാപബലിയായി ദിനമ്പ്രതി വെ
ള്ളാടിനെയും (കഴിക്ക), കാഴ്ചയായി കൂട്ടേണ്ടത് ഓരോ കാളെക്ക് ഒർ
ഏഫ (മാവും) ആട്ടുകൊററന് ഒർ ഏഫയും, ഓരോ ഏഫെക്കു ഒരു
൨൫ ഹീൻ എണ്ണയും തന്നേ.— ഏഴാം തിങ്ങളുടേ പതിനഞ്ചാം തിയ്യതി
(കൂടാര)പ്പെരുനാൾക്കു അവൻ ഏഴു ദിവസം അതേപ്രകാരം ചെയ്യും:
ഹോമവും പാപബലിയും കാഴ്ചയും എണ്ണയും സമം.
൪൬, ൧ യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: കിഴക്കോട്ടു നോക്കുന്ന അ
കമുററത്തിൻ വാതിൽ ആറുവേലയാഴ്ചകളിൽ അടെച്ചിരിക്ക, ശബ്ബത്തു
൨ നാളിലും തിങ്ങൾപ്പിറപ്പിലും തുറക്കപ്പെടേണം. അന്നു മന്നവൻ പുറ
ത്തുനിന്നു വാതിൽമണ്ഡപത്തിൻവഴിയായി പുക്കു വാതിൽക്കട്ടിലയ
രികേ നില്ക്ക; അവന്റേ ഹോമവും സ്തുതിബലികളെയും പുരോഹിത
ന്മാർ കഴിക്കയിൽ അവൻ വാതിൽഉമ്മരത്തു നമസ്കരിക്ക, പിന്നേ പുറ
൩ പ്പെടുക; വാതിലോ സന്ധ്യവരേ അടെക്കാതേ ഇരിക്ക. ശബ്ബത്തുക
ളിലും തിങ്ങൾപ്പിറപ്പുകളിലും നാട്ടുകാർ ആ വാതിലിന്റേ തുറവിങ്കൽ
൪ യഹോവമുമ്പിൽ കൂടേ നമസ്കരിക്കേണം.— മന്നവൻ ശബ്ബത്തുനാ
ളിൽ യഹോവെക്ക് അടുപ്പിക്കും ഹോമമോ നിൎദ്ദോഷങ്ങളായ കുഞ്ഞാടു
൫ കൾ ആറും നിൎദ്ദോഷമായ ആട്ടുകൊററനും, കാഴ്ചയോ ആടിന്ന് ഒർ
ഏഫയും കുഞ്ഞാടുകൾക്ക് അവന്റേ കൈക്കു കഴിയുന്ന ദാനവും ഓരോ
൬ ഏഫെക്കു ഹീൻ എണ്ണയും ആക. വാവിന്നാളിലോ നിൎദ്ദോഷമായ കാ
ളക്കിടാവും നിൎദ്ദോഷങ്ങളായ ആറു കുഞ്ഞാടുകളും ആട്ടുകൊററനും ആക;

൭ കാഴ്ചയായി അവൻ കാളെക്ക് ഓർ ഏഫയും ആട്ടുകൊററന് ഏഫയും
കുഞ്ഞാടുകൾക്കു കൈക്ക് എത്തുന്നതും ഏഫെക്കു ഹീൻ എണ്ണയും കഴിക്കും.
൮ മന്നവൻ വരുമ്പോൾ വാതിൽമണ്ഡപത്തിൻവഴിയായി പൂകയും
൯ ആ വഴിയായി പുറപ്പെടുകയും വേണം. ഉത്സവങ്ങളിൽ നാട്ടുകാർ
യഹോവയുടേ മുമ്പിൽ വന്നാൽ വടക്കുവാതിലൂടേ നമസ്കരിപ്പാൻ പൂക്ക
വൻ തെക്കേവാതിലൂടേ പുറപ്പെടുക, തെക്കേവാതിലൂടേ പൂക്കവൻ വട
ക്കുവാതിലൂടേ പുറപ്പെടുക; താൻ വന്ന വാതിലിൻവഴിയായി മടങ്ങി
൧൦ പ്പോകാതേ ഏവരും നേരേ ചെന്നു പുറപ്പെടുക. അവർ പൂകുമ്പോൾ
മന്നവൻ അവരുടേ നടുവിൽ പൂകുക, പുറപ്പെട്ടാൽ (ഒരുമിച്ചു) പുറ
൧൧ പ്പെടുക.— പെരുനാളുകൾ മുതലായ ഉത്സവങ്ങളിൽ കാഴ്ചയായി വേണ്ടു
ന്നതു കാളെക്ക് ഓർ ഏഫയും ആട്ടുകൊററന് ഏഫയും കുഞ്ഞാടുകൾക്ക്
അവന്റെ കൈക്കു കഴിയുന്ന ദാനവും ഏഫെക്കു ഹീൻ എണ്ണയും തന്നേ.
൧൨ മന്നവൻ യഹോവെക്കു മനഃപൂൎവ്വമായ ഹോമമോ മനഃപൂൎവ്വങ്ങളായ സ്തു
തിബലികളോ കഴിക്കുമ്പോൾ അവന്നു കിഴക്കേ വാതിൽ തുറക്കേണം.
പിന്നേ അവൻ ശബ്ബത്തുനാളിൽ ചെയ്യുമ്പോലേ തന്റെ ഹോമങ്ങളെയും
സ്തുതിബലികളെയും കഴിക്കുക; കഴിച്ചു പുറപ്പെട്ട ഉടനേ വാതിലിനെ
൧൩ അടെക്കേണം.— പിന്നേ ഒരു വയസ്സുള്ള നിൎദ്ദോഷകുഞ്ഞാടിനെ നീ
ദിനമ്പ്രതി യഹോവെക്കു കഴിക്കും, ഇതു രാവിലേതോറും കഴിക്കേണം.
൧൪ അതിനോടു രാവിലേതോറും കാഴ്ചയായി നീ കൂട്ടേണ്ടതു: ഏഫയുടേ ഷൾ
ഭാഗവും മാവിനെ നനെപ്പാൻ ഹീനിൽ മൂന്നൊന്നു എണ്ണയും യഹോ
൧൫ വെക്കു കാഴ്ചയാക; ഇത് ഇടമുറിയാത്ത നിത്യവെപ്പുകൾ, നിത്യഹോ
മമായി രാവിലേതോറും കുഞ്ഞാടിനെയും കാഴ്ചയെയും എണ്ണയെയും
കഴിപ്പിൻ!

൧൬ യഹോവാകൎത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: മന്നവൻ തൻ പുത്രരിൽ
ഒരുവന്നു (ഭൂ)ദാനം സമ്മാനിച്ചാൽ അത് ഇവന്റെ അവകാശം, ഇവ
ന്റെ മക്കൾക്കും ആകും, അത് അനന്തരവഅവകാശത്താൽ അവൎക്കു
൧൭ സ്വമ്മു തന്നേ. ദാസന്മാരിൽ ഒരുവന്നു സ്വഭൂമിയിൽനിന്നു ദാനം
സമ്മാനിക്കിലോ അതു സ്വാതന്ത്ര്യവൎഷത്തോളം അവന്റേത് ആകും,
പിന്നേ മന്നവന്നു തിരികേ ചേരും; അതു (മന്നവന്നു) മാത്രം അവകാശം,
൧൮ അവന്റെ പുത്രന്മാൎക്കു ആകും. മന്നവൻ പ്രജകളുടേ അവകാശത്തിൽ
നിന്ന് എടുക്കയും അവരെ സ്വന്തത്തിൽനിന്ന് ഉന്തിത്തള്ളുകയും അരു
തു; എൻ ജനത്തിൽ ആരും തന്റെ സ്വമ്മിൽനിന്നു നീങ്ങി ചിന്നി

പ്പോകാഴ്വാൻ മന്നവൻ തൻ പുത്രരെ സ്വമ്മിൽനിന്ന് അവകാശികൾ
ആക്കുക!
൧൯ അനന്തരം അവൻ (അകമുററത്തിൻ വടക്കേ) വാതിലിന്റെ ഭാഗ
ത്തുള്ള പ്രവേശത്തിൽ പുരോഹിതന്മാൎക്കു (തീൎത്ത) വിശുദ്ധ അറക്കെട്ടി
ലേക്ക് (൪൨, ൧) എന്നെ നടത്തി; അവിടേ ഇതാ പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ള അ
൨൦ ററത്തിൽ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടു. അവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു: പുരോഹിത
ന്മാർ കുററബലിയെയും പാപബലിയെയും വേവിക്കുന്നതും കാഴ്ചയെ ചു
ടുന്നതുമായ സ്ഥലം ഇതു തന്നേ (൪൨, ൧൩); ഇങ്ങനേ ജനത്തെ വിശു
ദ്ധീകരിപ്പാന്തക്കവണ്ണം (൪൪, ൧൯) പുറമുററത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേ
൨൧ ണ്ടതല്ല.— പിന്നേ അവൻ എന്നെ പുറമുററത്തിലേക്കു പുറപ്പെടുവിച്ചു
മുററത്തിലേ നാലു മൂലകളിലും കടത്തി, അതാ ഓരോ മുററമൂലയിൽ ഓ
൨൨ രോ (ചെറു) മുററം ഉണ്ടു. മുററത്തിലേ നാലു മൂലകളിലും നാല്പതു മുളം
നീളത്തിലും മുപ്പതു വീതിയിലും മാടിക്കെട്ടിയ (ചെറു) മുററങ്ങൾ ഉണ്ടു;
൨൩ ഈ നാലു മൂലക്കെട്ടുകൾക്കും അളവ് ഒന്നത്രേ. നാലിങ്കലും ചുററും പ
ടനിരകൾ പടുത്തും പടനിരകൾക്കു കീഴേ ചുററും അടുപ്പുകൾ തീൎത്തും
൨൪ കണ്ടു. അവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു: ഭവനശുശ്രൂഷക്കാർ (ലേവ്യർ) ജനം
അറുത്ത ബലികളെ വേവിക്കുന്ന വെപ്പുപുരകൾ ഇവ തന്നേ.

൪൭. അദ്ധ്യായം. (—൪൮.)

ജീവവെള്ളനദി ദേവാലയത്തിൽനിന്ന് ഒഴുകി ഉപ്പുകടലോളം സൌഖ്യ
ത്തെ പരത്തും (൧൩) ദേശത്തിൻ അതിരും (അ. ൪൮) വിഭാഗവും ദൎശിച്ചതു.

൧ അനന്തരം അവൻ എന്നെ ഭവനവാതില്ക്കലേക്കു മടക്കി. അതാ ഭവ
നത്തിൻ ഉമ്മരപ്പടിക്കു കീഴിൽനിന്നു വെള്ളം കിഴക്കോട്ട് ഒലിക്കുന്നു
(ഭവനമുഖം കിഴക്കല്ലോ നോക്കുന്നു). ആ വെള്ളം കീഴേനിന്നു മന്ദിര
ത്തിൻ വലത്തുതോളിൽനിന്നു (൪൧) ഉണ്ടായി ബലിപീഠത്തിന്നു തെക്കേ
൨ ഒഴുകി. അവൻ വടക്കുവാതിലൂടേ എന്നെ പുറപ്പെടുവിച്ചു പുറത്തു ചു
ററി കിഴക്കോട്ടു നോക്കുന്ന വാതിലിന്റെ പുറഭാഗത്ത് ആക്കി, അതിൻ
൩ വലത്തുതോളിൽനിന്ന് അതാ വെള്ളം വാരുന്നു. പുരുഷൻ കിഴക്കോ
ട്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ കയ്യിൽ ചരട് ഉണ്ടായി. അവൻ ആയിരം മുളം അള
൪ ന്നു എന്നെ വെള്ളത്തൂടേ കടത്തിച്ചു, കണങ്കാൽ വരേ വെള്ളം. പിന്നേ
ആയിരം അളന്നു എന്നെ വെള്ളത്തൂടേ കടത്തിച്ചു, മുട്ടുകൾ വരേ വെ

ള്ളം; പിന്നേ ആയിരം അളന്നു എന്നെ കടത്തിച്ചാറേ, അരകൾ വരേ
൫ വെള്ളം. പിന്നേ ആയിരം അളന്നാറേ, എനിക്കു കടന്നുകൂടാത്ത തോ
ട് ആയി, വെള്ളമാകട്ടേ പൊങ്ങി നീന്തുന്ന നീരായമായി കടപ്പാൻ വ
൬ ഹിയാത്ത തോടു.— അവൻ എന്നോടു: മനുഷ്യപുത്ര കണ്ടുവോ? എന്നു
൭ പറഞ്ഞു നദീതീരത്തിന്മേൽ എന്നെ മടക്കി നടത്തി. മടങ്ങിയാറേ ഇ
താ തോട്ടിൻ ഇക്കരേയും അക്കരേയും ഏറേ പെരിക മരങ്ങൾ നിന്നു
൮ കണ്ടു. അവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു: ഈ വെള്ളം (യൎദ്ദന്യ) പൂൎവ്വമണ്ഡല
ത്തേക്ക് ഒഴുകി (അറബ)പ്പട്ടുഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി കടലിൽ ചെല്ലുന്നു, കട
൯ ലിൽ അയച്ചൂട്ടുന്നത് (ഉപ്പു)നീക്കു സൌഖ്യം വരുവാനേ. വിശേഷിച്ചു
ഇരട്ടിപ്പുഴ ചെല്ലുന്ന ദിക്കുതോറും തിങ്ങിനിറയുന്ന പ്രാണി ഒക്കയും ജീ
വിക്കും മീനും അത്യന്തം പെരുകും, ഈ വെള്ളം അവിടേ വരുമ്പോൾ,
൧൦ ഉപ്പുനീർ മാറും, പുഴ വന്നു കൂടുന്നേടത്തു സകലവും ജീവിക്കും. ആ കടല്ക്ക
രേ മീൻപിടിക്കാർ നിന്നു ഏൻഗദി മുതൽ ഏനെഗ്ലൈംവരയും വലവീ
ച്ചു നടത്തും, മീനിന്റേ ജാതികൾ വങ്കടലിലേ മത്സ്യം കണക്കേ അത്യ
൧൧ ന്തം വളരേ ആകും. അതിന്റേ ചൊറ്റും ചളികളും മാറിവരാതേ ഉ
൧൨ പ്പളത്തിന്നു കൊടുക്കപ്പെടുന്നു. നദീതീരത്ത് ഇക്കരയും അക്കരയും തി
ന്നുന്ന ഫലമുള്ള പല മരങ്ങൾ ഒക്കയും ഉളവാകും, അതിൻ ഇല വാടാ
തു ഫലം ഒടുങ്ങാതു മാസംതോറും പഴം പഴക്കും അതിലേ വെള്ളം വി
ശുദ്ധസ്ഥലത്തിങ്കന്നു ജനിക്കയാൽ തന്നേ. അതിൻ ഫലം തീനിന്നും
ഇലകൾ മരുന്നിന്നും ആം.
൧൩ യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: നിങ്ങൾ ഇസ്രയേൽഗോത്ര
ങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടിന്നും ദേശത്തെ അവകാശം ആക്കി പകുക്കേണ്ടുന്ന അ
൧൪ തിർ ഇതത്രേ: (യോസേഫിന്നു രണ്ടു പങ്ക് ആക!). നിങ്ങടേ അഛ്ശ
ന്മാൎക്കു കൊടുപ്പാൻ ഞാൻ കൈ ഉയൎത്തുകകൊണ്ടു (പന്തിരുവരിൽ) അവ
നവന്നു സമമായി അവകാശം കിട്ടും, ഇങ്ങനേ ഈ ദേശം നിങ്ങൾക്ക്
൧൫ അവകാശമായി അടങ്ങും.— ദേശത്തിൻ അതിർ ആവിതു: വടക്കുപുറ
൧൬ ത്തു വങ്കടൽ തൊട്ടു ഹെത്ലോൻവഴിയായി ചദാദിന്നു, ഹമാ ബേരോ
ഥയും, ദമഷ്ക്ക് അതിരിന്നും ഹമത്തതിരിന്നും മദ്ധ്യേ ഉള്ള സിബ്രൈം,
൧൭ ഹൌരാന്റേ അതിരോടു ചേൎന്ന നടു ഹചേർ, ഇങ്ങനേ അതിർ കട
ലിൽനിന്നു ദമഷ്കിൻ അതിരായ ഹചർഏനോൻ ഓളം എത്തും, വട
൧൮ ക്കോട്ടോ ഹമത്തല്ലോ അതിർ. ഇതത്രേ വടക്കുപുറം. കിഴക്കുപുറമോ:
ഹൌരാൻ ദമഷ്ക് ഗില്യാദ് ഇവററിന്നും ഇസ്രയേൽനാട്ടിന്നും നടുവിൽ

യട്ട്രൻ തന്നേ; (വടക്കേ) അതിർതൊട്ടു കിഴക്കെക്കടൽവരേ അളപ്പിൻ.
൧൯ ഇതത്രേ കിഴക്കുപുറം. തെക്കുപുറമോ: താമാരിൽനിന്നു തെക്കോട്ടു വി
വാദവെള്ളം ഉള്ള കദേശിനോടു (മിസ്ര)ത്തോട്ടിനോടു വങ്കടൽവരയും,
൨൦ ഇതത്രേ തെക്കേ ദക്ഷിണപുറം. പടിഞ്ഞാറുപുറമോ (തെക്കേ) അതിർ
തൊട്ടു ഹമത്തോട്ടു ചെല്ലുന്ന മുനവരയും വങ്കടൽ തന്നേ. ഇതത്രേ പടി
൨൧ ഞ്ഞാറുപുറം.— ഈ ദേശത്തെ നിങ്ങൾ ഇസ്രയേൽഗോത്രങ്ങൾക്ക് ആ
൨൨ മാറു വിഭാഗിച്ചുകൊള്ളേണം. നറുക്ക് എടുത്തുംകൊണ്ടു നിങ്ങൾക്കും
നിങ്ങളുടേ ഇടയിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ഇവിടേ മക്കളെ ജനിപ്പിക്കുന്ന പ
രദേശികൾക്കും അതിനെ പകുക്കേണം. ഇവർ നിങ്ങൾക്കു ഇസ്രയേൽ
പുത്രന്മാരിൽ പിറന്നവരോട് ഒക്കേണം, ഇസ്രയേൽഗോത്രങ്ങളുടേ ന
൨൩ ടുവേ നിങ്ങളോടു കൂടി നറുക്കെടുത്ത് അവകാശികൾ ആകും. പരദേ
ശി ചേർന്നു പാർക്കുന്ന ഗോത്രത്തിൽ തന്നേ നിങ്ങൾ അവനവനു തൻ അ
വകാശം കൊടുക്കാവു, എന്നു യഹോവാകർത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.
൪൮, ൧ ഗോത്രങ്ങളുടേ പേരുകൾ ആവിതു: വടക്കേ അററത്തുനിന്നു ഹമത്തി
ലേക്കു പോകുന്ന ഹെത്ലോൻവഴിക്ക് ഇപ്പുറം ഹചർഏനോനോടു ദമ
ഷ്ക്ക് അതിർവരയും, ഇങ്ങനേ വടക്കു ഹമത്തിൻ ഓരത്തിൽ കിഴക്കുപടി
൨ ഞ്ഞാറു ഭാഗങ്ങൾ ദാനിന്നു (നറുക്ക്) ഒന്നു. ദാനിൻേറ അതിരിന്മേൽ
൩ കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതു ആശേരിന്ന് ഒന്നു. അതി
ൻേറ അതിരിൽ കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറു ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതു നപ്ഥലി
൪ ക്ക്, ഒന്നു. നപ്ഥലി അതിരിന്മേൽ കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഗങ്ങളിൽ
൫ ഉൾപ്പെട്ടതു മനശ്ശേക്ക് ഒന്നു. മനശ്ശേഅതിരിന്മേൽ കിഴക്കുപടി
൬ ഞ്ഞാറുഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതു എഫ്രൈമിന്ന് ഒന്നു. എഫ്രയിംഅ
തിരിന്മേൽ കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതു രൂബന് ഒന്നു.
൭ രൂബൻഅതിരിന്മേൽ കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതു യഹൂ
ദെക്ക് ഒന്നു.—
൮ യഹൂദഅതിരിന്മേൽ കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടു നി
ങ്ങൾ വേർതിരിപ്പാനുള്ള മിത്തു വഴിപാട് (൪൫, ൧) ആകും. അതിന്നു
ഇരുപത്തയ്യായിരം (കോൽ) വീതിയല്ലോ, നീളമോ കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറു
ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട അംശങ്ങളിൽ ഒന്നിന്നു സമം. വിശുദ്ധസ്ഥലം
൯ അതിൻ നടുവിൽ തന്നേ ആക. യഹോവെക്കു നിങ്ങൾ വേർതിരിക്കു
ന്ന മിത്തു ഇരുപത്തയ്യായിരം നീളവും പതിനായിരം വീതിയും ആക.
൧൦ ഈ വിശുദ്ധമിത്തു പുരോഹിതന്മാൎക്ക് ഉള്ളതു വടക്കോട്ടു ഇരുപത്തയ്യാ

യിരം, പടിഞ്ഞാറോട്ടു വീതി പതിനായിരം, കിഴക്കോട്ടു വീതി പതിനാ
യിരം, തെക്കോട്ടു നീളം ഇരുപത്തയ്യായിരം, ഇങ്ങനേ ഉള്ളതിൻ നടു
൧൧ വിൽ യഹോവയുടേ വിശുദ്ധസ്ഥലം ആക. ഇസ്രയേൽപുത്രന്മാർ ഉഴ
ലുകയിൽ ലേവ്യരെ പോലേ ഉഴലാതേ എന്റേ വിചാരണ കാത്തുകൊ
൧൨ ണ്ട ചാദോക്പുത്രന്മാരിൽ ആർ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവൻ, അങ്ങന
ത്തേ പുരോഹിതന്മാൎക്കു ദേശമീത്തിൽനിന്നുള്ള നന്മീത്താക, അതു ലേ
൧൩ വ്യരുടേ അതിരിന്മേൽ ഒർ അതിവിശുദ്ധം.— ലേവ്യന്മാൎക്കോ പുരോ
ഹിതന്മാരുടേ അതിൎക്കു നേർവരയായി ഇരുപത്തായ്യായിരം നീളത്തി
ലും പതിനായിരം വീതിയിലും (ഒർ അംശം) ആക; നീളം ഒക്കയും
൧൪ ഇരുപത്തയ്യായിരവും വീതി (ഒക്കയും) പതിനായിരവും തന്നേ. അതിൽ
ഒട്ടും വില്ക്കയും അരുതു മാററിക്കൊടുക്കയും അരുതു. ഈ ദേശപ്രഥമം
൧൫ യഹോവെക്കു വിശുദ്ധമാകയാൽ അന്യകൈവശം ആകരുതു.— ആ ഇ
രുപത്തയ്യായിരത്തെ നോക്കി വീതിയിൽ ശേഷിച്ചുള്ള ഐയായിരമോ
പട്ടണത്തിന്നും പാൎപ്പിന്നും മൈതാനത്തിന്നും ബാഹ്യനിലമാക, പട്ടണം
൧൬ അതിൻ നടുവിൽ നില്ക്കും. ആയതിന്റേ അളവുകൾ ആവിതു: വട
ക്കുപുറം നാലായിരത്ത് അഞ്ഞൂറു, തെക്കുപുറം നാലായിരത്ത് അഞ്ഞൂറു,
കിഴക്കുപുറം നാലായിരത്ത് അഞ്ഞൂറു, പടിഞ്ഞാറുപുറം നാലായിരത്ത്
൧൭ അഞ്ഞൂറു. പട്ടണത്തിന്നു മൈതാനമോ: വടക്കോട്ടു ഇരുനൂററമ്പതു, തെ
ക്കോട്ട് ഇരുനൂററമ്പതു, കിഴക്കോട്ട് ഇരുനൂററമ്പതു, പടിഞ്ഞാറോട്ട്
൧൮ ഇരുനൂററമ്പതും ആക. വിശുദ്ധമീത്തിന്നു നേർ വരയായി നീള
ത്തിൽ ശേഷിപ്പുള്ള കിഴക്കേ പതിനായിരവും പടിഞ്ഞാറേ പതിനായി
രവും വിശുദ്ധമീത്തിന്ന് അപ്പുറത്തും അതിൻ അനുഭവം പട്ടണത്തിൽ
൧൯ വേല ചെയ്യുന്നവൎക്കു ഉപജീവനത്തിന്നും ആക. പട്ടണത്തു വേല
ക്കാർ എന്നാൽ ഇസ്രയേൽഗോത്രങ്ങൾ എല്ലാററിലും ഉണ്ടായവർ ആ
൨൦ നിലം നടക്കാവു. മീത്തു മുഴുവനും ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിൽ പെരുക്കിയ
ഇരുപത്തയ്യായിരം. പട്ടണത്തിൻ സ്വത്തമായി വിശുദ്ധമീത്തിൽ കാലം
൨൧ ശം നിങ്ങൾ എടുക്കും.— വിശുദ്ധമീത്തിന്നും പട്ടണസ്വത്തിന്നും ഇപ്പു
റത്തും അപ്പുറത്തും ശേഷിപ്പുള്ളതു മന്നവന്ന് ആക (൪൫, ൭). മീത്തിലേ
ഇരുപത്തയ്യായിരം മുതൽ കിഴക്കേ അതിരോളം ഉള്ള ഭൂമിയും പടിഞ്ഞാ
റോട്ടു ഇരുപത്തയ്യായിരം മുതൽ പടിഞ്ഞാറേ അതിരോളം ഉള്ളതും ഗോ
ത്രാംശങ്ങളോടു നേർവരയായി മന്നവന്റേതു. ഇതിൻ നടുവിലത്രേ വി
൨൨ ശുദ്ധമീത്തും ഭവനവിശുദ്ധസ്ഥലവും ആക. ഇങ്ങനേ ലേവ്യസ്വത്തി

ന്നും പട്ടണസ്വത്തിന്നും അപ്പുറത്തു മന്നവന്റേതിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി യ
ഹൂദ അതിൎക്കും ബിന്യമീൻ അതിൎക്കും നടുവിലേതു മന്നവന്നു തന്നേ ആക.
൨൩ ശേഷം ഗോത്രങ്ങളോ: കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതു
൨൪ ബിന്യമീനു (നറുക്ക്) ഒന്നു. ബിന്യമീൻഅതിരിന്മേൽ കിഴക്കുപടി
൨൫ ഞ്ഞാറുഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതു ശിമ്യോന് ഒന്നു. ശിമ്യോൻഅതിരി
ന്മേൽ കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതു ഇസസ്കാരിന്ന് ഒന്നു.
൨൬ ഇസസ്കാർഅതിരിന്മേൽ കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതു
൨൭ ജബുലൂന് ഒന്നു. ജബുലൂൻഅതിരിന്മേൽ കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഗങ്ങളിൽ
൨൮ ഉൾപ്പെട്ടതു ഗാദിന്ന് ഒന്നു. ഗാദിൻഅതിരിന്മേൽ തെക്കോട്ടു താമാർ
തൊട്ടു വിവാദവെള്ളമുള്ള കദേശിനോടു തോട്ടിനോടു വങ്കടൽവരെയും
൨൯ ദക്ഷിണ അതിർ ആക (൪൭, ൧൯). ഇസ്രയേൽഗോത്രങ്ങൾക്കു നി
ങ്ങൾ നറുക്ക് എടുത്തു പകുക്കേണ്ടുന്ന ദേശം ഇതു തന്നേ, അവരുടേ
അംശങ്ങളും ഇവ, എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.
൩൦ പട്ടണത്തിൻ പുറപ്പാടുകൾ ആവിതു: വടക്കുഭാഗത്തിൻ അളവു
൩൧ നാലായിരത്തഞ്ഞൂറു (കോൽ) അല്ലോ. പട്ടണവാതിലുകളോ ഇസ്രയേൽ
ഗോത്രങ്ങളുടേ പേരുകളാൽ ആകും. വടക്കോട്ടു മൂന്നുവാതിലുകൾ,
രൂബൻവാതിൽ ഒന്നു, യഹൂദവാതിൽ ഒന്നു, ലേവിവാതിൽ ഒന്നു;
൩൨ കിഴക്കുഭാഗത്തിന്നു നാലായിരത്ത് അഞ്ഞൂറു ഉള്ളതിൽ മൂന്നു വാതിലുകൾ,
യോസേഫ് വാതിൽ ഒന്നു, ബിന്യമീൻവാതിൽ ഒന്നു, ദാൻവാതിൽ ഒന്നു;
൩൩ തെക്കുഭാഗത്തിന്നു നാലായിരത്ത് അഞ്ഞൂറു അളന്നതിൽ മൂന്നു വാതിലു
കൾ, ശിമ്യോൻവാതിൽ ഒന്നു, ഇസസ്കാർവാതിൽ ഒന്നു, ജബുലൂൻവാ
൩൪ തിൽ ഒന്നു. പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തിന്നു നാലായിരത്ത് അഞ്ഞൂറു ഉള്ളതിൽ
മൂന്നു വാതിലുകൾ, ഗാദ് വാതിൽ ഒന്നു, ആശേർവാതിൽ ഒന്നു, നപ്തലി
൩൫ വാതിൽ ഒന്നു. ചുററളവു പതിനെണ്ണായിരം (കോൽ). പട്ടണത്തിന്റേ
പേരോ ഇന്നു മുതൽ "യഹോവ അവിടേ" എന്നത്രേ.

THE BOOK OF

DANIEL.

ദാനിയേൽ.

൧. അദ്ധ്യായം.

ദാനിയേൽ മുതലായ യഹൂദാബാല്യക്കാർ ബാബേലിൽ പ്രവസിച്ച ശേഷം (൮) ഇസ്രയേൽധൎമ്മത്തെ പ്രമാണിച്ചു കാത്തു (൧൭) ദേവാനുഗ്രഹത്താൽ ജ്ഞാനികളായി വളൎന്നു.

൧ യഹൂദാരാജാവായ യോയക്കീമിൻ വാഴ്ചയുടേ മൂന്നാം ആണ്ടിൽ ബാ
ബേൽരാജാവായ നബുകദ്നേചർ യരുശലേമിലേക്കു യാത്രയായി അതി
൨ നെ വളഞ്ഞു. കൎത്താവു യഹൂദാരാജാവായ യോയക്കീമെയും ദൈവാലയ
പാത്രങ്ങളിൽ ഓർ അംശത്തെയും അവന്റെ കൈയിൽ കൊടുത്താറേ
അവൻ അവ ശിന്യാർദേശത്തു സ്വദേവന്റെ ആലയത്തിലേക്കു കൊ
ണ്ടുപോയി പാത്രങ്ങളെ സ്വദേവന്റെ ഭണ്ഡാരശാലയിൽ ആക്കിച്ചു.—
൩ പിന്നേ രാജാവു തന്റെ ഷണ്ഡാദ്ധ്യക്ഷനായ അശ്പനാജിനോടു കല്പിച്ചു:
൪ ഇസ്രയേൽപുത്രന്മാരിലും രാജകുലത്തിലും മുമ്പന്മാരിലും കുറവ് ഒട്ടും
ഇല്ലാതേ രൂപഗുണവും സകലവിദ്യാബോധവും പൂണ്ടു അറിവും വിവേ
കവും ഏറി രാജമന്ദിരത്തിൽ നില്പാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ചില ബാല്യക്കാരെ
(തെരിഞ്ഞു) വരുത്തി കല്ദയഗ്രന്ഥവും ഭാഷയും അഭ്യസിപ്പിക്കേണം.
൫ എന്നാറേ രാജാവ് ആയവൎക്കു രാജഭോജ്യത്തിൽനിന്നും താൻ കുടിക്കുന്ന
വീഞ്ഞിൽനിന്നും ദിവസവൃത്തി നിശ്ചയിച്ചു മൂവാണ്ടുവളൎത്തി കഴിഞ്ഞാൽ
൬ അവർ രാജാവിൻ മുമ്പിൽ നില്ക്ക എന്നു കല്പിച്ചു. ആയവരിൽ യഹൂദാ
പുത്രന്മാർ ആയതു ദാനിയേൽ ഹനന്യാ മീശയേൽ അജൎയ്യാ എന്നവർ.
൭ ഇവൎക്കു ഷണ്ഡാദ്ധ്യക്ഷൻ പേരുകൾ ഇട്ടതു: ദാനിയേലെ ബെല്ത്ശചർ
എന്നും ഹനന്യാവെ ശദ്രൿ എന്നും മീശയേലെ മേശൿ എന്നും അജൎയ്യാ
വിനെ അബ്ദനഗോ എന്നും വിളിച്ചു.

൮ പിന്നേ ദാനിയേൽ രാജഭോജ്യങ്ങളാലും പള്ളിവീഞ്ഞിനാലും തന്നെ
ത്താൻ പിരട്ടുക ഇല്ല എന്നു മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടു ഷണ്ഡാദ്ധ്യക്ഷ
൯ നോടു താൻ പിരളാതേ ഇരിപ്പാൻ അപേക്ഷിച്ചു. ദൈവവും ദാനി
യേലിന്നു ഷണ്ഡാദ്ധ്യക്ഷന്റെ മുമ്പിൽ കരുണയും കരൾക്കനിവും എ
൧൦ ത്തിച്ചു. ഷണ്ഡാദ്ധ്യക്ഷൻ ദാനിയേലോടു പറഞ്ഞു: നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്മാ
നും കുടിപ്പാനും നിശ്ചയിച്ച എൻ കൎത്താവായ രാജാവിനെ (മാത്രം)
ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു, തരമായ വയസ്യന്മാരെക്കാൾ നിങ്ങളുടേ മുഖങ്ങൾ
മുഷിഞ്ഞു കാണേണമോ? എന്നാൽ നിങ്ങൾ എൻ തലയെ രാജാവി
൧൧ നോടു യോഗ്യത്തിലാക്കും. എന്നാറേ ദാനിയേൽ ഹനന്യാ മിശയേൽ
അജൎയ്യാ ഇവൎക്കു ഷണ്ഡാദ്ധ്യക്ഷൻ ആക്കിവെച്ച ഊട്ടുകാരനോടു ദാനി
൧൨ യേൽ പറഞ്ഞു: അടിയങ്ങളോടു പത്തുനാൾകൊണ്ടു ഒരു പരീക്ഷ
നോക്കേണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്മാൻ സസ്യാദികളെയും കുടിപ്പാൻ
൧൩ വെള്ളവും തരാമല്ലോ. പിന്നേ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങടേ രൂപവും രാജ
ഭോജ്യം ഉപജീവിക്കുന്ന ബാല്യക്കാരുടേ രൂപവും കാണാവു, കാണുന്ന
൧൪ പ്രകാരം അടിയങ്ങളോടു ചെയ്തുകൊൾക!— ആയവൻ ഈ ചൊ
൧൫ ല്പടി കേട്ടു പത്തുനാൾ അവരെ പരീക്ഷിച്ചു പോന്നു. പത്തുനാൾ കഴി
ഞ്ഞിട്ടു രാജഭോജ്യം ഉപജീവിക്കുന്ന എല്ലാ ബാല്യക്കാരിലും നാലൎക്കും രൂപ
൧൬ ഗുണവും മാംസപുഷ്ടിയും ഏറി കണ്ടപ്പോൾ, ഊട്ടുകാരൻ അവരുടേ
ഭോജ്യവും കുടിക്കേണ്ടുന്ന വീഞ്ഞും നീക്കി അവൎക്കു സസ്യാദികളെ കൊടു
ത്തു പോന്നു.

൧൭ ഇങ്ങനേ ഉള്ള ബാല്യക്കാർ നാലൎക്കും ദൈവം എല്ലാ ഗ്രന്ഥത്തിലും
വിദ്യയിലും അറിവും സാമൎത്ഥ്യവും കൊടുത്തു, ദാനിയേൽ വിശേഷാൽ
൧൮ സകലദൎശനത്തിലും സ്വപ്നങ്ങളിലും വിവേകി ആയ്വന്നു. രാജാവ് അ
വരെ പൂകിപ്പാൻ പറഞ്ഞ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷണ്ഡാദ്ധ്യക്ഷൻ
൧൯ അവരെ നബുകദ്രേചരുടേ മുമ്പിൽ ആക്കി. രാജാവ് അവരോട് ഉരി
യാടിയപ്പോൾ എല്ലാവരിലും ദാനിയേൽ ഹനന്യാ മിശയേൽ അജൎയ്യാ
എന്നവൎക്കു സമാനമായി ആരും കണ്ടെത്തപ്പെട്ടില്ല. ഇങ്ങനേ അവർ
൨൦ രാജാവിൻ മുമ്പിൽ നില്ക്കയും ചെയ്തു. രാജാവ് അവരോടു ഏതു ജ്ഞാ
നവിവേകകാൎയ്യത്തിലും ചോദിച്ചാലും തന്റെ രാജ്യത്തിൽ എങ്ങുമുള്ള
ശാസ്ത്രികൾക്കും മന്ത്രവാദികൾക്കും ഇവരെ പത്തിരട്ടി മീതേ കണ്ടു.
൨൧ ദാനിയേലോ കുരുസ്സ്രാജാവിന്റെ ഒന്നാം ആണ്ടുവരേ ഇങ്ങനേ
ആയി പാൎത്തു.

I. ദാനിയേലിന്റെ ചരിത്രവിവരം. (അ. ൨—൬.)

൨. അദ്ധ്യായം.

നബുകദ്രേചർ നാലു സാമ്രാജ്യങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതു (൧൯) ദാനിയേൽ അറിഞ്ഞു (൨൪) രാജാവോടു അറിയിച്ചു (൩൬) പൊരുൾ തിരിച്ചതു.

൧ നബുകദ്രേചർ വാഴ്ചയുടേ രണ്ടാം ആണ്ടിൽ നബുകദ്രേചർ സ്വപ്ന
ങ്ങൾകാണുകയാൽ അവന്റെ ആത്മാവു് ഇടിഞ്ഞു ഉറക്കു് ഒഴികയും
൨ ചെയ്തു. രാജാവു് ആ സ്വപ്നങ്ങളെ തന്നോടു അറിയിപ്പാൻ ശാസ്ത്രിക
ളെയും മന്ത്രവാദികളെയും ആഭിചാരികളെയും കല്ദയരെയും വിളി
൩ പ്പിച്ചു, അവരും വന്നു രാജാവിൻ മുമ്പിൻ നില്ക്കുമ്പോൾ, രാജാവു്
അവരോടു പറഞ്ഞു: ഞാൻ കിനാവു കണ്ടു, ആ സ്വപ്നത്തെ അറിയേ
൪ ണം എന്നു് എൻ ആത്മാവു് ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കല്ദയർ രാജാവോടു
അറാമ്യഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു: അല്ലയോ രാജാവേ എന്നേക്കും വാഴ്ക!
സ്വപ്നത്തെ അടിയങ്ങളോടു പറഞ്ഞാലും എന്നാൽ അൎത്ഥത്തെ ഉണ
൫ ൎത്തിക്കാം. എന്നതിന്നു രാജാവു് കല്ദയരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞു: വാക്കു്
എന്നോടു സ്ഥിരമായി, നിങ്ങൾ സ്വപ്നത്തെയും അതിൻ അൎത്ഥത്തെയും
എന്നോടു അറിയിക്കാഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശകലീഭവിക്കയും വീടുകൾ കാഷ്ഠ
൬ സ്ഥാനങ്ങൾ ആകയും ചെയ്യും. സ്വപ്നത്തെയും അൎത്ഥത്തെയും ഉണ
ൎത്തിക്കിലോ ദാനവും സമ്മാനവും മികെച്ച മേന്മയും എന്നോടു ലഭിക്കും;
൭ അതുകൊണ്ടു് സ്വപ്നത്തെയും അൎത്ഥത്തെയും ഉണൎത്തിപ്പിൻ! അവർ
പിന്നേയും ഉത്തരം പറഞ്ഞിതു: രാജാവു് അടിയങ്ങളോടു സ്വപ്നത്തെ
൮ പറഞ്ഞാലും എന്നാൽ അൎത്ഥത്തെ ഉണൎത്തിക്കാം. രാജാവു് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു: വാക്കു് എന്നോടു സ്ഥിരം എന്നു നിങ്ങൾ കാണുകയാൽ കാലം
൯ മാത്രം വേണ്ടിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ പട്ടാങ്ങായി അറിയുന്നു. സ്വപ്നത്തെ
അറിയിക്കാഞ്ഞാൽ ഇതത്രേ നിങ്ങളുടേ തീൎപ്പു, കാലം മാറുവോളം എൻ
മുമ്പിൽ വ്യാപ്തിയുള്ള ദുൎവ്വാക്കു പറവാൻ നിങ്ങൾ നിൎണ്ണയിച്ചുപോയി;
അതുകൊണ്ടു സ്വപ്നത്തെ എന്നോടു പറവിൻ! എന്നാൽ അൎത്ഥത്തെ ഉണ
൧൦ ൎത്തിച്ചു കൂടും എന്നു ഞാൻ അറിയും. കല്ദയർ രാജാവിൻ മുമ്പിൽ ഉത്ത
രം പറഞ്ഞു: രാജാവിന്റെ കാൎയ്യത്തെ ഉണൎത്തിപ്പാൻ കഴിയുന്ന മനു
ഷ്യൻ ലോകത്തിൽ ഇല്ല, ഇങ്ങനേത്തേകാൎയ്യം ശാസ്ത്രികൾ മന്ത്രവാദി
കല്ദയർ ആരോടും ചോദിച്ച മഹാനും ബലവാനും ആയ രാജാവും ഇല്ല

൧൧ ല്ലോ. രാജാവു ചോദിക്കുന്ന കാൎയ്യം അപൂൎവ്വം തന്നേ, തിരുമുമ്പിൽ
ഉണൎത്തിക്കാകുന്ന വേറേ ആരും ഇല്ല, ജഡത്തോടു വാസം ഇല്ലാത്ത
൧൨ ദേവകളേ ഉള്ളു.— എന്നതുകൊണ്ടു രാജാവു ചൊടിച്ചു കനക്കേ ക്രുദ്ധി
൧൩ ച്ചു ബാബേലിലേ വിദ്വാന്മാരെ ഒക്കയും ഒടുക്കുവാൻ കല്പിച്ചു. ആ തീ
ൎപ്പു പുറപ്പെട്ടാറേ വിദ്വാന്മാരെ കൊന്നു തുടങ്ങി, കൊല്ലുവാൻ ദാനിയേ
ലിനെയും കൂട്ടുകാരെയും തിരകയും ചെയ്തു.
൧൪ അന്നു ബാബേലിലേവിദ്വാന്മാരെ കൊല്ലുവാൻ പുറപ്പെട്ട അറി
യോക് എന്ന അകമ്പടികാൎയ്യക്കാരനോടു ദാനിയേൽ ജ്ഞാനബുദ്ധിയോ
൧൫ ടേ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനേ നിഷ്കൎഷയായ തീൎപ്പു രാജാവിങ്കൽ
നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടു? എന്നു ബലവാനായ അറിയോക്കിനോടു ചോദി
൧൬ ച്ചാറേ അറിയോക് ദാനിയേലോടു കാൎയ്യത്തെ അറിയിച്ചു. ഉടനേ ദാനി
യേൽ അകമ്പുക്കു രാജാവോട് അവസരം തരുവാനും അരചനെ അൎത്ഥ
൧൭ ത്തെ ഉണൎത്തിപ്പാനും വിട അപേക്ഷിച്ചു. അനന്തരം ദാനിയേൽ
വീട്ടിൽ ചെന്നു ഹനന്യാ മിശയേൽ അജൎയ്യാ എന്ന പാങ്ങരോടു കാൎയ്യ
൧൮ ത്തെ അറിയിച്ചു, ശേഷം ബാബേല്യവിദ്വാന്മാരോടു കൂടേ ദാനിയേൽ
പാങ്ങരുമായി ഒടുങ്ങാതവണ്ണം ഈ രഹസ്യത്തെ കുറിച്ചു സ്വൎഗ്ഗദൈ
വത്തോടു കരൾക്കനിവിന്നു പ്രാൎത്ഥിക്കേണം എന്ന് (ഒത്തു).
൧൯ അപ്പോൾ രഹസ്യം ദാനിയേലിന്നു രാദൎശനത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു
൨൦ വന്നു, ദാനിയേൽ സ്വൎഗ്ഗദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. ദാനിയേൽ ഉത്തരം
പറഞ്ഞിതു: ദൈവത്തിൻ നാമം യുഗം മുതൽ യുഗപൎയ്യന്തം വാഴ്ത്തപ്പെ
൨൧ ടാക! ജ്ഞാനവും വീൎയ്യവും കേവലം അവന്ന് ഉള്ളു. അവൻ കാലങ്ങ
ളെയും സമയങ്ങളെയും മാററുന്നു അരചരെ നീക്കുകയും അരചരെ ആ
ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ജ്ഞാനികൾക്കു ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിതെളിയുന്നവൎക്കു
൨൨ അറിവും നല്കുന്നു. ആഴവും മറവും ഉള്ളവ അവൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു,
ഇരുളിൽ ആകുന്നത് അറിയുന്നു, പ്രകാശനം അവനോടത്രേ പാൎക്കുന്നു.
൨൩ എൻ പിതാക്കന്മാരുടേ ദൈവമേ നീ എനിക്കു ജ്ഞാനവും പ്രാപ്തിയും
തന്നു, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാൎത്ഥിച്ചതിനെ എനിക്ക് അറിയിച്ചു, രാജാവിൻ
കാൎയ്യത്തെ ഞങ്ങൾക്കു തോന്നിക്കയാൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കയും വന്ദിക്ക
൨൪ യും ചെയ്യുന്നു.— അതുകൊണ്ടു ബാബേലിലേ വിദ്വാന്മാരെ ഒടുക്കുവാൻ
രാജാവ് നിശ്ചയിച്ച അറിയോക്കിനെ കാണ്മാൻ ദാനിയേൽ അകമ്പുക്കു
ചെന്നു പറഞ്ഞു: ബാബേലിലേ വിദ്വാന്മാരെ ഒടുക്കല്ലേ എന്നെ രാജാ
വിൻ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുചെന്നാലും എന്നാൽ രാജാവോട് അൎത്ഥത്തെ ഉണ

൨൫ ത്തിക്കും. എന്നാറേ അറിയോക് ബദ്ധപ്പെട്ടു ദാനിയേലെ രാജാവിൻ
മുമ്പിൽ പൂകിച്ചു അവനോടു പറഞ്ഞു: യഹൂദയിൽനിന്നു പ്രവസിച്ച
വരിൽ രാജാവിന്നു അൎത്ഥത്തെ അറിയിക്കുന്ന പുരുഷനെ കണ്ടെത്തി.
൨൬ രാജാവു ബലശ്ശചർ എന്ന ദാനിയേലോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു: ഞാൻ
കണ്ട സ്വപ്നത്തെയും അതിൻ അൎത്ഥത്തെയും എന്നോട് അറിയിപ്പാൻ
൨൭ നിനക്കു കഴിയുമോ? ദാനിയേൽ തിരുമുമ്പിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞു:
രാജാവു ചോദിക്കുന്ന രഹസ്യത്തെ വിദ്വാൻ മന്ത്രവാദി ശാസ്ത്രി ജ്യോതി
൨൮ ഷാരി ആരും രാജാവിനോട് ഉണൎത്തിപ്പാൻ പ്രാപ്തനല്ല, രഹസ്യങ്ങ
ളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവം സ്വൎഗ്ഗത്തിൽ ഉണ്ടു താനും; ദിവസ
ങ്ങളുടേ ഒടുക്കത്തിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ളത് അവൻ നബുകദ്രേചർ എന്ന രാ
ജാവിന്നു അറിയിക്കുന്നു. നിന്റേ സ്വപ്നവും കിടക്കമേലേ നിൻ തല
൨൯ യുടേ ദൎശനങ്ങളും ആവിതു: രാജാവേ, ഇതിന്റേ ശേഷം എന്ത്
ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള വിചാരങ്ങൾ കിടക്കമേലേ നിനക്കു തോന്നിയാറേ
രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവൻ ഉണ്ടാവാനുള്ളതു നിന്നോട് അറി
൩൦ യിച്ചു. എനിക്കോ ഈ രഹസ്യം വെളിപ്പെട്ടതു സകലജീവികളെക്കാ
ളും എന്നിൽ ജ്ഞാനം ഏറുകകൊണ്ടല്ല രാജാവിനോട് അൎത്ഥത്തെ അറി
യിപ്പാനും നിന്റേ ഹൃദയത്തിലേ വിചാരങ്ങൾ നിനക്കു തിരിവാനും
തന്നേ.

൩൧ അല്ലയോ രാജാവേ നീ കണ്ടത് അതാ ഒരു മഹാവിഗ്രഹം; ആ
വിഗ്രഹം വലുതും അതിശയശോഭയുള്ളതും ആയി നിന്റേ മുമ്പിൽ നി
൩൨ ല്ക്കുന്നു, അതിൻ കാഴ്ച ഭയങ്കരം. ഈ വിഗ്രഹത്തിന്നു തല നല്ലപൊന്നു
കൊണ്ടും, മാറുഭുജങ്ങളും വെള്ളികൊണ്ടും, വയറും അരകളും ചെമ്പുകൊ
൩൩ ണ്ടും, തുടകൾ ഇരിമ്പുകൊണ്ടും, കാലുകൾ പപ്പാതി ഇരിമ്പു മണ്ണുകൾ
൩൪ കൊണ്ടും (തീൎത്തു കണ്ടു). നീ നോക്കുമ്പോൾ തന്നേ കൈകൾ കൂടാതേ
ഒരു കല്ലു പറിഞ്ഞു ഇരിമ്പും മണ്ണുംകൊണ്ടുള്ള വിഗ്രഹകാലുകൾക്കു തട്ടി
൩൫ അവ ചതെച്ചു. അപ്പോൾ ഇരിമ്പു മണ്ണു ചെമ്പു വെള്ളി പൊന്നും ഒരു
അടിക്കു ചതഞ്ഞു വേനൽക്കളങ്ങളിലേ പതിർ പോലേ ആയി,
അവറ്റിന്നു ഒർ ഇടവും കാണാതവണ്ണം കാററ് എടുത്തു പോക്കി,
വിഗ്രഹത്തിന്നു തട്ടിയ കല്ലോ വന്മല ആയി സൎവ്വഭൂമിയെയും നി
൩൬ റെച്ചു. സ്വപ്നം ഇതത്രേ, അതിൻ അൎത്ഥത്തെയും ഞങ്ങൾ രാജാവിൻ
മുമ്പിൽ പറയും.

൩൭ രാജാധിരാജാവേ, സ്വൎഗ്ഗദൈവം രാജത്വവും അധികാരവും ഊററ

൩൮ വും മഹിമയും നല്കീട്ടു, മനുഷ്യപുത്രന്മാർ വയലിലേ മൃഗവും വാനത്തി
ലേപക്ഷിയുമായി പാൎക്കുന്ന എവ്വിടത്തും അവരെ നിൻ കൈക്കൽ
തന്നു സകലത്തിന്നും വാഴിച്ചുള്ള രാജാവേ, നീയേ ആ പൊന്തല.
൩൯ നിന്റേ ശേഷം നിന്നിൽ കിഴിഞ്ഞ വേറൊരു സാമ്രാജ്യം ഉദിക്കും. പി
ന്നേ വേറൊന്നു ചെമ്പുകൊണ്ടുള്ള മൂന്നാമതു സൎവ്വഭൂമിയിലും വാഴും.
൪൦ നാലാം സാമ്രാജ്യം ഇരിമ്പുപോലേ ഊററമുള്ളത് ആകും; ഇരിമ്പു സകല
വും തകൎത്തു ചതെക്കുന്നതാൽ ആയത് ഇടിക്കുന്ന ഇരിമ്പുകണക്കേ ഇവ
൪൧ ഒക്കയും ചതെച്ച് ഇടിക്കും. പിന്നേ കാലുകളും വിരലുകളും പാതി കു
ശവമണ്ണും പാതി ഇരിമ്പുംകൊണ്ടുള്ളപ്രകാരം കണ്ടതോ ഛിദ്രിച്ച സാമ്രാ
ജ്യം ആകും; കളിമണ്ണിൽ നീ ഇരിമ്പ് ഇടകലൎന്നു കാണുകയാൽ ഇരി
൪൨ മ്പിൻ ഉറപ്പിൽനിന്ന് അതിൽ ഇരിക്കും താനും. കാല്വിരലുകൾ പാതി
ഇരിമ്പും പാതി മണ്ണുംകൊണ്ട് എന്നതോ രാജ്യം ഒട്ട് ഊററമായും ഒട്ട്
൪൩ ഉടയത്തക്കതായും ഇരിക്കും. കളിമണ്ണിൽ ഇരിമ്പ് ഇടകലൎന്നു കണ്ട
തോ (ജാതികൾ) മനുഷ്യബീജത്താൽ തമ്മിൽ കലരും എങ്കിലും ഇരിമ്പു
൪൪ മണ്ണോട്ടു കലരാതവണ്ണം തമ്മിൽ പററി ചേരുക ഇല്ല. ഈ രാജാക്കന്മാ
രുടേ നാളുകളിൽ സ്വൎഗ്ഗദൈവം എന്നും അഴിയാത്തതും വാഴ്ച വേറൊരു
വംശത്തിന്നു വിട്ടേക്കാത്തതും ആയൊരു സാമ്രാജ്യത്തെ സ്ഥാപിക്കും, ആ
രാജ്യങ്ങളെ ഒക്കയും ഇതു ചതെച്ചു മുടിക്കും താൻ എന്നേക്കും നിലനില്ക്കും;
൪൫ മലയിൽനിന്നു കൈകൾ കൂടാതേ കല്ലു പറിഞ്ഞു ഇരിമ്പു ചെമ്പു മണ്ണു
വെള്ളി പൊന്നിനെയും ചതെച്ചപ്രകാരം കണ്ടുവല്ലോ. ഇതിന്റേ ശേ
ഷം ഉണ്ടാവാനുള്ളതിനെ മഹാദൈവം രാജാവോട് അറിയിച്ചു; സ്വപ്നം
നിശ്ചയവും അതിൻ അൎത്ഥം വിശ്വാസ്യവും ആകുന്നു.
൪൬ എന്നാറേ നബുകദ്രേചർരാജാവു മുഖം കവിണ്ണുവീണു ദാനിയേലിനെ
നമസ്കരിച്ചു അവന്നു നൈവേദ്യവും ധൂപവും ഊക്കഴിപ്പാൻ കല്പിച്ചു.
൪൭ രാജാവു ദാനിയേലോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു: ഈ രഹസ്യത്തെ വെളിപ്പെ
ടുത്തുവാൻ നീ പ്രാപ്തനാകകൊണ്ടു നിങ്ങളുടേ ദൈവം സാക്ഷാൽ ദേവാ
തിദേവരും രാജാക്കളുടേ യജമാനനും രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന
൪൮ വനും സത്യം. ഉടനേ രാജാവു ദാനിയേലിനെ വലിയവനാക്കി പല
പല മഹാസമ്മാനങ്ങളെ കൊടുത്തത് അല്ലാതേ ബാബേൽനാട്ടിൽ ഒക്ക
യും വാഴിച്ചു ബാബേലിലേ സകലവിദ്വാന്മാൎക്കും മീതേ മാടമ്പിശ്രേഷ്ഠ
൪൯ നാക്കി വെച്ചു. പിന്നേ ദാനിയേൽ രാജാവോട് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ
അവൻ ബാബേൽനാട്ടിനെ നടത്തിപ്പാൻ ശദ്രൿ മേശൿ അബ്ദനഗോ

എന്നവരെ നിയമിച്ചു, ദാനിയേൽ താൻ രാജവാതില്ക്കൽ പാൎക്കയും ചെയ്തു.

൩. അദ്ധ്യായം.

സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റേ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കയിൽ (൮) ദാനിയേലിൻ പാങ്ങന്മാർ മൂവരും തൊഴാഴ്കയാൽ (൧൯) ചൂളയിൽ എറിയപ്പെട്ടാറേ ദൈവം രക്ഷിച്ചതു.

൧ നബുകദ്നേചർരാജാവു് ഒരു സ്വൎണ്ണവിഗ്രഹത്തെ അറുപതു മുളം ഉയരത്തിലും ആറു മുളം വീതിയിലും ഉണ്ടാക്കിച്ചു ബാബേൽനാട്ടിൽ ദൂറവെ
൨ ളിഭൂമിയിൽ നിറുത്തി. നബുകദ്നേചർരാജാവു് സ്ഥാപിച്ച വിഗ്രഹത്തിൻ്റേ പ്രതിഷ്ഠെക്കു വരേണം എന്നു് ആളയച്ചു ക്ഷത്രപന്മാർ മാടമ്പികൾ നാടുവാഴികൾ ന്യായാധിപർ ഭണ്ഡാരക്കാർ ധൎമ്മജ്ഞന്മാർ മന്ത്രിമാർ നാടുകളിലേഅധികാരസ്ഥന്മാരെ ഒക്കയും കൂട്ടുവാൻ കല്പിച്ചു.
൩ അപ്പോൾ ക്ഷത്രപന്മാർ മാടമ്പികൾ നാടുവാഴികൾ ന്യായാധിപർ ഭണ്ഡാരക്കാർ ധൎമ്മജ്ഞന്മാർ മന്ത്രിമാർ നാടുകളിലേഅധികാരസ്ഥന്മാർ ഒക്കയും നബുകദ്നേചർരാജാവു നിറുത്തിയ വിഗ്രഹത്തിൻ പ്രതിഷ്ഠെക്കു കൂടി നബുകദ്നേചർ സ്ഥാപിച്ച വിഗ്രഹത്തിന്നു മുമ്പാകേ നില്ക്കയും ചെയ്തു.
൪ ഉടനേ ഘോഷകൻ ഉറക്കേ വിളിച്ചു: ഹേ വംശങ്ങൾ ഗോത്രങ്ങൾ ഭാഷ
൫ കൾ ആയുള്ളോരേ നിങ്ങളോടു കല്പിക്കുന്നിതു: നിങ്ങൾ കൊമ്പു മുരളി വീണ കിന്നരം തമ്പുർ സഞ്ചിക്കുഴൽ മുതലായ സകലവിധവാദ്യങ്ങളുടേ നാദം കേട്ടാൽ ഉടനേ നബുകദ്നേചർ സ്ഥാപിച്ച സ്വൎണ്ണവിഗ്രഹ
൬ ത്തിന്നു വീണു നമസ്കരിപ്പിൻ. വീണു നമസ്കരിക്കാത്തവനോ ആ നാഴി
൭ കയിൽ എരിയുന്ന തീച്ചൂളയുടേ നടുവിൽ എറിയപ്പെടും. അതുകൊണ്ടു സകലവംശങ്ങളും കൊമ്പു മുരളി വീണ കിന്നരം തമ്പുർ മുതലായ വിധവാദ്യങ്ങളുടേ നാദത്തെ കേട്ട ഉടനേ നബുകദ്നേചർരാജാവു നിറുത്തിയ സ്വൎണ്ണവിഗ്രഹത്തിന്നു സകലവംശഗോത്രഭാഷകളും വീണു നമസ്കരി
൮ ച്ചു.— അതുകൊണ്ടു് ആ സമയത്തു കല്ദയപുരുഷന്മാർ അടുത്തുവന്നു
൯ യഹൂദരെക്കൊണ്ടു് ഏഷണി പറഞ്ഞു. അവർ നബുകദ്നേചർരാജാ
൧൦ വോടു വിടകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: രാജാവേ എന്നും വാഴുക! കൊമ്പു മുരളി വീണ കിന്നരം തമ്പുർ സഞ്ചിക്കുഴൽ മുതലായ വാദ്യങ്ങളുടേ നാദം കേട്ടാൽ ഏതു മനുഷ്യനും സ്വൎണ്ണവിഗ്രഹത്തിന്നു നമസ്കരിച്ചു വീഴേണം എ

൧൧ നും, വീണ നമസ്കരിക്കാത്തവൻ എരിയുന്ന തീച്ചൂളയുടേ നടുവിൽ
൧൨ എറിയപ്പെടും എന്നും രാജാവേ നീ കല്പന വെച്ചുവല്ലോ. ബാബേൽ
നാട്ടു നടത്തിപ്പാൻ നീ ആക്കിയ യഹൂദാപുരുഷന്മാർ ഉണ്ടു, ശദ്രക് മേശ
ക് അബ്ദനഗോ എന്നവർ തന്നേ, ഈ പുരുഷന്മാർ നിന്നെ കൂട്ടാക്കുന്നി
ല്ല, നിന്റെ ദേവകളെ സേവിക്കുന്നില്ല നീ സ്ഥാപിച്ച സ്വൎണ്ണവിഗ്രഹ
൧൩ ത്തിന്നു നമസ്കരിക്കുന്നതും ഇല്ല. എന്നാറേ നബുകദ്രേചർ കോപവും
ഊഷ്മാവും പൂണ്ടു ശദ്രക് മേശക് അബ്ദനഗോ എന്നവരെ കൊണ്ടുവരു
വാൻ കല്പിച്ചപ്പോൾ ആ പുരുഷന്മാരെ രാജാവിന്മുമ്പിൽ വരുത്തി.
൧൪ നബുകദ്രേചർ അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു: ഹേ ശദ്രക് മേശക് അബ്ദ
നഗോ എന്നവരേ എൻ ദേവരെ സേവിക്കാത്തതും ഞാൻ നിറുത്തിയ
സ്വൎണ്ണവിഗ്രഹത്തിന്നു നമസ്കരിയാത്തതും നിങ്ങളുടേ അഭിപ്രായം ത
൧൫ ന്നേയോ? ഇപ്പോൾ കൊമ്പു മുരളി വീണ കിന്നരം തമ്പുർ സഞ്ചിക്കു
ഴൽ മുതലായ വാദ്യങ്ങളുടേ നാദം കേട്ടു ഉടനേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വിഗ്ര
ഹത്തിന്നു നിങ്ങൾ വീണ നമസ്കരിച്ചാൽ (കൊള്ളാം), നമസ്കരിയാതേ
നില്ക്കിലോ തൽക്ഷണം എരിയുന്ന തീച്ചൂളനടുവിൽ എറിയപ്പെടും.
പിന്നേ എൻ കയ്യിൽനിന്നു നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുന്ന ദേവൻ ആർ?
൧൬ എന്നതിന്നു ശദ്രക് മേശക് അബ്ദനഗോ എന്നവർ രാജാവോട് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു: നബുകദ്രേചരേ ഇതിന്നു പ്രതി പറവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആവ
൧൭ ശ്യം തോന്നുന്നില്ല; ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്നു ഞങ്ങളെ വി
ടുവിപ്പാൻ കഴിയും എങ്കിൽ എരിയുന്ന തീച്ചൂളയിൽനിന്നും നിന്റെ ക
൧൮ യ്യിൽനിന്നും വിടുവിക്കും, രാജാവേ, അല്ലെന്നുവരികിൽ ഞങ്ങൾ നി
ന്റെ ദേവകളെ സേവിക്ക ഇല്ല നീ സ്ഥാപിച്ച സ്വൎണ്ണവിഗ്രഹത്തിന്നു
നമസ്കരിക്കയും ഇല്ല എന്നു രാജാവ് അറിവൂതാക.
൧൯ അപ്പോൾ നബുകദ്രേചർ ക്രോധപൂൎണ്ണനായി ശദ്രക് മേശക് അബ്ദന
ഗോ എന്നവൎക്കു നേരേ മുഖഭാവം മാറീട്ടു ചൂളത്തീ മൂട്ടുവാൻ തോന്നിയ
൨൦ തിൽ ഏഴ് ഇരട്ടിയായി മൂട്ടുവാൻ ഉത്തരമായി കല്പിച്ചു. അവന്റെ പ
ടയിലേ പ്രാപ്യവീരന്മാരായ പുരുഷന്മാരോടു ശദ്രക് മേശക് അബ്ദനഗോ
എന്നവരെ കെട്ടീട്ടു എരിയുന്ന തീച്ചൂളയിൽ എറിവാൻ ചൊല്ലിയാറേ,
൨൧ ഈ മൂവരെ ഉടുത്ത കമീസ് തുണി പുറങ്കുപ്പായം തുടങ്ങിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങ
൨൨ ളോടും കെട്ടി എരിയുന്ന തീച്ചൂളനടുവിൽ ചാടിക്കളഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു
രാജാവിൻ മൊഴി നിഷ്കൎഷിച്ചതും ചൂള അത്യന്തം മൂട്ടിയതും ആകയാൽ
ശദ്രക് മേശക് അബ്ദനഗോ എന്നവരെ കയററുന്ന പുരുഷന്മാരെ അഗ്നി

൨൩ ജ്വാല കൊന്നു: ശദ്രൿ മേശൿ അബ്ദനഗോ എന്ന മൂവരോ എരിയു
ന്ന തീച്ചൂളനടുവിൽ കെട്ടപ്പെട്ടവരായി വീണു.
൨൪ അനന്തരം നബുകദ്രേചർരാജാവ് സ്തംഭിച്ചു ബദ്ധപ്പെട്ട് എഴുനീററു
അമാത്യന്മാരോടു: നാം മൂന്നു പുരുഷന്മാരെ കെട്ടിട്ടല്ലോ തീനടുവിൽ ചാ
ടിയതു? എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു: സത്യം തന്നേ രാജാവേ! എന്ന് അവർ
൨൫ രാജാവോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇതാ ഞാൻ നാലു പുരുഷന്മാർ കെട്ടഴി
ഞ്ഞു തീയൂടേ നടക്കുന്നതു കാണുന്നു, അവക്ക് ഒരു കേടും ഇല്ല, നാലാമന്റേ
രൂപമോ ഒരു ദേവപുത്രനോട് ഒക്കുന്നു എന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞ ശേഷം,
൨൬ നബുകദ്രേചർ എരിയുന്ന തീച്ചൂളയുടേ വാതില്ക്ക് അടുത്തു ചെന്നു: ശദ്ര
ൿ മേശൿ അബ്ദനഗോ എന്ന ഉന്നത ദേവരുടേ ദാസന്മാരായുള്ളോരേ
പുറപ്പെട്ടു വരുവിൻ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഉടനേ ശദ്രൿ മേശൿ
൨൭ അബ്ദനഗോ എന്നവർ തീയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു വന്നു.— അപ്പോൾ
ക്ഷത്രപന്മാർ മാടമ്പിനാട്ടുവാഴികൾ രാജാവിൻ അമാത്യന്മാരും ഒന്നിച്ചു
കൂടി ആ പുരുഷന്മാരെ നോക്കി അവരുടേ ദേഹങ്ങളിൽ തീക്ക് അധി
കാരം ഇല്ലാഞ്ഞു തലമുടി കരിഞ്ഞതും ഇല്ല കമീസിന്നു മാററവും ഇല്ല തീ
മണം അവരിൽ തട്ടിയതും ഇല്ല എന്നു കണ്ടു.
൨൮ നബുകദ്രേചർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു: ശദ്രൿ മേശൿ അബ്ദനഗോ എന്ന
വരുടേ ദൈവം സ്തുതിക്കപ്പെടാവു, അവൻ തന്റേ ദൂതനെ അയച്ചു ത
ന്നിൽ ആശ്രയിച്ചു രാജാവിൻ കല്പനയെ മാററി സ്വന്തദൈവത്തെ അ
ല്ലാതേ ഒരു ദേവരെയും സേവിച്ചു നമസ്കരിയാതവണ്ണം ദേഹങ്ങളെ
൨൯ കൊടുത്തുവിട്ട ദാസന്മാരെ വിടുവിച്ചുവല്ലോ. എന്നിൽനിന്നു ഒരു തീർപ്പു
വെച്ചു കിടക്കുന്നിതു: യാതൊരു വംശഗോത്രഭാഷക്കാരനും ശദ്രൿ മേ
ശൿ അബ്ദനഗോ എന്നവരുടേ ദൈവത്തിന്ന് എതിരേ പിഴ പറ
ഞ്ഞാൽ അവൻ ശകലീഭവിക്കയും വീടു കാഷ്ഠസ്ഥാനം ആകയും ചെയ്യും;
ഈ വിധത്തിൽ ഉദ്ധരിപ്പാൻ കഴിയുന്ന മറെറാരു ദേവർ സാക്ഷാൽ
൩൦ ഇല്ലല്ലോ. എന്നാറേ രാജാവു ശദ്രൿ മേശൿ അബ്ദനഗോ എന്നവരെ
ബാബേൽനാട്ടിൽ ഭാഗ്യം സാധിപ്പിക്കയും ചെയ്തു.

൪. അദ്ധ്യായം.

(൩൧, ൩൩) രാജാവു പ്രജകൾക്ക് അറിയിക്കുന്നതു (൧, ൨) താൻ കണ്ടൊരു സ്വപ്നത്താൽ ക്ലേശിച്ചാറേ (൫) ദാനിയേൽ പൊരുൾ തിരിച്ചപ്രകാരം (൨൫) ഏഴമാസത്തോഭ്രാന്തിപിടിച്ചശേഷം (൩൧) ദൈവം രക്ഷിച്ച വിവരം.

൩, ൩൧ നബുകദ്നേചർരാജാവു സൎവ്വഭൂമിയിലും പാൎക്കുന്ന സകലവംശഗോ
൩൨ ത്ര ഭാഷകൾക്കും (എഴുതുന്നിതു): നിങ്ങളുടേ സമാധാനം വലുതാക! ഉന്ന
തദൈവം എന്നോടു ചെയ്ത അടയാളങ്ങളെയും അത്ഭുതങ്ങളെയും ഗ്രഹി
൩൩ പ്പിക്കുന്നതു നന്ന് എന്ന് എനിക്കു തോന്നി. അവന്റെ അടയാളങ്ങൾ എ
ത്ര വലിയവ! അത്ഭുതങ്ങൾ എത്ര ഉരത്തവ! അവന്റെ രാജ്യം സദാതന
൪, ൧ രാജ്യം, വാഴ്ച തലമുറ തലമുറയോളവും ഉള്ളതു.— നബുകദ്നേചർ എന്ന
ഞാൻ എൻ ഭവനത്തിൽ സ്വസ്ഥമായും മന്ദിരത്തിൽ തഴെച്ചും പാൎത്തു.
൨ ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടതു് എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തി, എന്റെ കിടക്ക
൩ മേലേ നിനവുകളും തലയിലേ ദൎശനങ്ങളും എന്നെ അരട്ടി. സ്വപ്നത്തി
ന്റെ അൎത്ഥം അറിയിപ്പാൻ ബാബേലിലേ വിദ്വാന്മാരെ ഒക്കയും
൪ എന്റെ മുമ്പിൽ പൂകിപ്പാൻ എന്നിൽനിന്നു കല്പന ആയാറേ, ശാസ്ത്രി
കൾ മന്ത്രവാദികൾ കല്ദയർ ജ്യോതിഷ്കാരികളും വന്നു ഞാൻ സ്വപ്നത്തെ
അവരോടു പറഞ്ഞു അവർ അൎത്ഥത്തെ അറിയിച്ചതും ഇല്ല, ഒടുവിൽ ദാ
൫ നിയേൽ എൻ മുമ്പിൽ വരും പൎയ്യന്തം തന്നേ. ആയവനു എൻ ദേവ
രുടേ നാമപ്രകാരം ബലത്ശചർ എന്ന പേരും വിശുദ്ധദേവകളുടേ ആ
൬ ത്മാവും ഉണ്ടു. അവനോടു ഞാൻ സ്വപ്നത്തെ പറഞ്ഞിതു: ശാസ്ത്രിമുമ്പ
നായ ബലത്ശചരേ നിന്നിൽ വിശുദ്ധദേവകളുടേ ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്നും
ഒരു രഹസ്യവും നിന്നെ വലെക്കുന്നില്ല എന്നും അറിയുന്നു. ഞാൻ കണ്ട
൭ സ്വപ്നദൎശനങ്ങളെയും അൎത്ഥത്തെയും പറക. കിടക്കമേലേ എൻ തല
യിലേ ദൎശനങ്ങൾ ആവിതു: ഞാൻ നോക്കിയാറേ ഇതാ ഭൂമിയുടേ നടു
൮ വിൽ ഒരു വൃക്ഷം വളരേ ഉയരമുള്ളതു. വൃക്ഷം വളൎന്നു ഉരത്തുപോന്നു
ഉയൎച്ച് വാനത്തോളം എത്തി സൎവ്വഭൂമിയുടേ അററംവരേ കാണായിവന്നു.
൯ അതിൻ ഇല സുന്ദരവും ഫലം മികെച്ചതും അതിങ്കൽ ഉള്ള ഏവററിന്നും
ആഹാരം (പോരുന്നതും) ആയി, അതിൻ കീഴേ വയലിലേ മൃഗം തണ
ലത്ത് ഇരിക്കുന്നു, കൊമ്പുകളിൽ വാനപ്പക്ഷികൾ പാൎക്കും, അതിൽനി
൧൦ ന്നു സകലജഡവും ഉപജീവിക്കും. കിടക്കമേലേ എൻ തലയിലേ ദൎ
ശനങ്ങളിൽ കണ്ടിതു: അതാ ജാഗരിക്കുന്നൊരു വിശുദ്ധൻ സ്വൎഗ്ഗത്തിൽ
൧൧ നിന്ന് ഇഴിഞ്ഞു, ഉറക്കേ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: ഹോ വൃക്ഷത്തെ വെട്ടി
യിട്ടു കൊമ്പുകളെ അറുത്തു ഇലയെ ഉരിച്ചു ഫലത്തെ ചിതറിച്ചുകള
വിൻ, അതിൻ കീഴിൽനിന്നു മൃഗങ്ങളും കൊമ്പുകളിൽനിന്നു പക്ഷിക
൧൨ ളും മണ്ടിപ്പോക! എങ്കിലും വേരുകളുടേ കററിയെ ഭൂമിയിൽ വിട്ടേ
പ്പിൻ, വയലിലേ ഇളമ്പുല്ലിൽ, ഇരിമ്പും ചെമ്പുംകൊണ്ടുള്ള കെട്ടുകളോ

ടേതാനും; വാനത്തിലേ മഞ്ഞിനാൽ നനെഞ്ഞും ഭൂമിയുടേ സസ്യാദി
൧൩ യിൽ അവന്നു ഓഹരി മൃഗങ്ങളോടുകൂടിയും ഇരിക്ക! അവൻെറ ഹൃദ
യം മാനുഷത്വം വിട്ടു മാറീട്ടു മൃഗഹൃദയം അവന്നു കൊടുക്കപ്പെട്ടും, ഇങ്ങ
൧൪ നേ ഏഴു കാലം അവന്മേൽ കഴിയും. ജാഗരിക്കുന്നവരുടേ തീൎപ്പിൽ
ഈ ഊത് ഉളവായി, ഈ സംഗതി വിശുദ്ധന്മാരുടേ കല്പന അത്രേ,
മനുഷ്യരുടേ രാജത്വത്തിൽ അത്യുന്നതൻ ഭരിക്കുന്നു എന്നും തനിക്കു തെ
ളിഞ്ഞവന്ന് അതിനെ കൊടുക്കുന്നു എന്നും മനുഷ്യരിൽ അതിനീചനെ
അതിലേക്ക് ഉയൎത്തുന്നു എന്നും ജീവികൾ അറിവാൻ തക്കവണ്ണമേ.
൧൫ ഈ സ്വപ്നത്തെ നബുകദ്രേചർരാജാവായ ഞാൻ കണ്ടു, ബലച്ചചരേ നീ
അൎത്ഥം പറക, എൻെറ രാജ്യത്തിലേ സകലവിദ്വാന്മാൎക്കും അൎത്ഥം അറി
യിപ്പാൻ കൂടായല്ലോ, വിശുദ്ധദേവകളുടേ ആത്മാവ് നിന്നിൽ ഇരിക്ക
യാൽ നിനക്കേ കൂടു.

൧൬ എന്നാറേ ബലച്ചചർ എന്നുള്ള ദാനിയേൽ ഒരു നിമിഷം സ്തംഭിച്ചു
അവൻെറ വിചാരങ്ങൾ അവനെ അരട്ടിയപ്പോൾ രാജാവ് ഉത്തരം പറ
ഞ്ഞു: ബലച്ചചരേ സ്വപ്നവും അതിൻെറ അൎത്ഥവും നിന്നെ അരട്ടരുതേ.
എന്നതിന്നു ബലച്ചചർ പറഞ്ഞു: എൻെറ യജമാനനേ, സ്വപ്നം നിൻെറ
൧൭ പകയൎക്കും അൎത്ഥം നിൻ മാററാന്മാൎക്കും ആക! വൃക്ഷം വളൎന്നു ഉരത്തു
൧൮ വാനത്തോളം എത്തി ഉയൎന്നു സൎവ്വഭൂമിക്കും കാണായി, ഇല സുന്ദരവും
ഫലം മികെച്ചതുമായി എവററിന്നും ആഹാരം എത്തിക്കുന്നതായി കീഴിൽ
൧൯ വയലിലേ മൃഗം പാൎത്തും കൊമ്പുകളിൽ വാനപ്പക്ഷികൾ അമൎന്നും, ഇ
ങ്ങനേ കണ്ടൊരു വൃക്ഷം നീ തന്നേ രാജാവേ. നീ അല്ലോ വളൎന്നു ഉരത്തു
നിൻെറ വലിപ്പം വലുതായി വാനത്തോളവും നിൻെറ വാഴ്ച ഭൂമിയററ
൨൦ ത്തോളവും എത്തി. പിന്നേ ജാഗരിക്കുന്നൊരു വിശുദ്ധൻ സ്വൎഗ്ഗത്തിൽ
നിന്ന് ഇഴിഞ്ഞു, ഹോ വൃക്ഷത്തെ വെട്ടിയിട്ടു കെടുപ്പിൻ, എങ്കിലും വേ
രുകളുടേ കററിയെ വിട്ടേപ്പിൻ, ഇരിമ്പു ചെമ്പു കെട്ടുകളോടേ വയലിലേ
പുല്ലിൽ (ആക), വാനമഞ്ഞിനാൽ നനഞ്ഞും വയലിലേ മൃഗത്തോടു
കഴിച്ചും (കൊൾക), അവന്മേൽ ഏഴുകാലം കഴിവോളമേ എന്നു പറഞ്ഞ
൨൧ പ്രകാരം രാജാവു കണ്ടതിൻെറ അൎത്ഥമാവിതു: രാജാവേ, എൻെറ യജ
മാനനായ രാജാവിന്നു തട്ടുന്നൊരു അത്യുന്നതൻെറ തീൎപ്പു എന്തെന്നാൽ:
൨൨ നിന്നെ മനുഷ്യരിൽനിന്ന് ആട്ടിക്കളയും, വയലിലേ മൃഗത്തോടേ പാ
ൎപ്പ് ഉണ്ടാകും, കാളകൾ കണക്കേ നിന്നെ സസ്യാദികളെ തീററുകയും
വാനത്തിലേ മഞ്ഞുകൊണ്ടു നിന്നെ നനെപ്പിക്കയും ഇങ്ങനേ നിൻെറ

മേൽ ഏഴു കാലം കഴികയും ചെയ്യും, മനുഷ്യരുടേ രാജത്വത്തിൽ അ
ത്യുന്നതൻ ഭരിക്കുന്നു എന്നും തനിക്കു തെളിഞ്ഞവന് അതിനെ കൊടുക്കു
൨൬ ന്നു എന്നും നീ അറിവോളമേ. വൃക്ഷത്തിൻ വേരുകളുടേ കുററിയെ വി
ട്ടേപ്പാൻ കല്പിച്ചതോ: ഭരിക്കുന്നതു സ്വൎഗ്ഗം തന്നേ എന്നു നീ അറിയുന്ന
൨൭ തുമുതൽ നിന്റേ രാജത്വം നിനക്ക് എഴുനീല്ക്കും. ആയതുകൊണ്ടു രാ
ജാവേ എന്റേ മന്ത്രണം രുചിപ്പൂതാക: നിന്റേ സ്വസ്ഥതെക്കു സ്ഥിര
ത വരേണ്ടുകിൽ നിന്റേ പാപങ്ങളെ നീതിയാലും അക്രമങ്ങളെ ദീന
രിൽ കനികയാലും വേർവിടുത്താലും!
൨൮. ൨൯ നബുകദ്രേചർരാജാവിന്ന് അത് എല്ലാം തട്ടി. പന്ത്രണ്ടുമാസം ക
ഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ ബാബേലിൽ രാജമന്ദിരത്തിന്മേൽ നടന്നുകൊ
൩൦ ള്ളുമ്പോൾ, രാജാവു പറഞ്ഞു തുടങ്ങി: എന്റേ അധികാരബലത്തിനാ
ലും പ്രതാപത്തിൻ യശസ്സിന്നായും ഞാൻ രാജാലയമാക്കിത്തീൎത്ത വലിയ
൩൧ ബാബേൽ ഇതല്ലയോ? ഈ വാക്കു രാജാവിൻ വായിലാകുമ്പോൾ ത
ന്നേ വാനത്തിൽനിന്നു ഒരു ശബ്ദം വീണിതു: നബുകദ്രേചർരാജാവേ
൩൨ നിന്നോടു പറഞ്ഞുകിടക്കുന്നിതു: രാജത്വം നിന്നെ വിട്ടു നീങ്ങി; നി
ന്നെ മനുഷ്യരിൽനിന്നു ആട്ടിക്കളയും മൃഗങ്ങളോടു നിന്റേ പാൎപ്പാകും
കാളകൾകണക്കേ നിന്നെ സസ്യാദികൾ തീററും, മനുഷ്യരുടേ രാജത്വ
ത്തിൽ അത്യുന്നതൻ ഭരിക്കുന്നു എന്നും തനിക്കു തെളിഞ്ഞവന്ന് അതിനെ
കൊടുക്കുന്നു എന്നും നീ അറിവോളം ഏഴുകാലം നിന്റേ മേൽ കഴിയും.
൩൩ എന്നുള്ളക്ഷണത്തിൽ തന്നേ ആ വാക്കു നബുകദ്രേചരിന്മേൽ നിവൃത്തി
യായി: അവൻ മനുഷ്യരിൽനിന്ന് ആട്ടപ്പെട്ടു കാളകൾ കണക്കേ സസ്യാ
ദി തിന്നും, അവന്റേ രോമം കഴുകിൻ തൂവൽ പോലേയും നഖങ്ങൾ
പക്ഷിനഖം പോലേയും വളരുവോളം അവന്റേ ദേഹം വാനത്തിൻ
മഞ്ഞുകൊണ്ടു നനഞ്ഞുപോരുകയും ചെയ്തു.
൩൪ ആ ദിവസങ്ങൾ തികഞ്ഞപ്പോൾ നബുകദ്രേചരാകുന്ന ഞാൻ കണ്ണുക
ളെ സ്വൎഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഉയൎത്തി ബോധം എനിക്കു മടങ്ങി അത്യുന്നതനെ
ഞാൻ സ്തുതിച്ചു എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നവനെ പുകണ്ണു കീൎത്തിച്ചു, അവ
ന്റേ വാഴ്ച എന്നേക്കും ഉള്ള വാഴ്ച രാജത്വം തലമുറതലമുറയോളം ഉള്ള
൩൫ തും അല്ലോ. ഭൂമിയിൽ പാൎക്കുന്നവർ ഒക്കയും ഇല്ലായ്മ എന്നു മതിക്കപ്പെ
ടുന്നു, സ്വൎഗ്ഗസൈന്യത്തിലും ഭൂവാസികളിലും അവൻ തൻ ഇഷ്ടപ്രകാ
രം ചെയ്യുന്നു, അവന്റേ കൈക്ക് അടിച്ചു നീ എന്തു ചെയ്യുന്നു? എന്ന്
൩൬ അവനോടു പറയുന്നവനും ഇല്ല. ആ സമയം എൻ ബോധം മടങ്ങി

വന്നു എൻ രാജത്വത്തിൻ യശസ്സിന്നായി എന്റെ പ്രതാപവും ശോഭയും
മടങ്ങിച്ചേൎന്നു; എന്റെ അമാത്യന്മാരും മഹത്തുക്കളും എന്നെ അന്വേഷി
ച്ചു എന്റെ രാജത്വത്തിൽ ഞാൻ യഥാസ്ഥാനമായി അതിശയമഹത്വ
൩൭ വും എനിക്കു കൂട്ടപ്പെട്ടു. ഇന്നു നബുകദ്രേചർ ആകുന്ന ഞാൻ സ്വൎഗ്ഗ
രാജാവിനെ കീൎത്തിച്ച് ഉയൎത്തി ബഹുമാനിക്കുന്നു, അവന്റെ സകല
പ്രവൃത്തി സത്യവും അവന്റെ വഴികൾ ന്യായവും ഡംഭിൽ നടക്കുന്ന
വനെ താഴ്ത്തുവാൻ അവൻ പ്രാപ്തനും ആക നിമിത്തമേ.

൫. അദ്ധ്യായം.

ബേൽശചർ എന്ന ഇളയരാജാവിൻ സദ്യെക്കു (൫) ദൈവാൽ കുഴക്കു
ത്തിയപ്പോൾ (൧൩) ദാനിയേൽ ശാസിച്ചു (൨൫) ഭാവിയെ അറിയിച്ചതു.

൧ **ബേ**ൽശചർരാജാവു തന്റെ ആയിരം മഹത്തുക്കൾക്കു വലിയ വിരു
൨ ന്നുണ്ണ് കഴിച്ചു ആയിരം പേരുടേ മുമ്പിൽ വീഞ്ഞു കുടിച്ചു. ബേൽശ
ചർ വീഞ്ഞു രുചിക്കുമ്പോൾ അപ്പനായ നബുകദ്രേചർ യരുശലേമിലേ
മന്ദിരത്തുനിന്ന് എടുത്തു വരുത്തിയ പൊൻവെള്ളിപ്പാത്രങ്ങളെ കൊ
ണ്ടുവരുവാൻ കല്പിച്ചു, രാജാവും അവന്റെ മഹത്തുക്കളും രാണിമാരും
൩ വെപ്പാട്ടികളും അവററിൽ കുടിക്കേണം (എന്നു ഭാവിച്ചു). ഉടനേ യരു
ശലേമിലേ ദേവാലയമന്ദിരത്തിൽനിന്ന് എടുത്ത പൊൻപാത്രങ്ങളെ
കൊണ്ടുവന്നു രാജാവും അവന്റെ മഹത്തുക്കളും രാണിമാരും വെപ്പാട്ടി
൪ കളും അവററിൽ കുടിച്ചു. കുടിക്കുമ്പോൾ പൊൻവെള്ളിയും ചെമ്പ്
ഇരിമ്പും മരംകല്ലുംകൊണ്ടുള്ള ദേവകളെ കീൎത്തിച്ചു.
൫ ആ ക്ഷണത്തിൽ മാനുഷകൈവിരലുകൾ പുറപ്പെട്ടു വിളക്കുതണ്ടി
ന്നു നേരേ രാജമന്ദിരഭിത്തിയുടേ കുമ്മായത്തിന്മേൽ എഴുതി; എഴുതുന്ന
൬ കയ്യിൻ അററത്തെ രാജാവു കണ്ടു ഉടനേ മുഖശോഭ മങ്ങി, അവന്റെ
വിചാരങ്ങൾ അവനെ അരട്ടുകയാൽ അരയുടേ ഏപ്പുകൾ അഴിഞ്ഞു മുട്ടു
൭ കൾ തമ്മിൽ മുട്ടിപ്പോയി. രാജാവു മന്ത്രവാദികൾ കല്ദയർ ജ്യോതി
ഷക്കാരികളെയും വരുത്തുവാൻ ഉറക്കേ വിളിച്ചപ്പോൾ ബാബേലിലേ വി
ദ്വാന്മാരോടു രാജാവു ഉത്തരം പറഞ്ഞിതു: ഈ എഴുത്തു ആരെങ്കിലും വാ
യിച്ച് അൎത്ഥത്തെ എന്നെ ഉണൎത്തിച്ചാൽ അവൻ രക്താംബരവും കഴു
൮ ത്തിൽ പൊന്മാലയും അണിഞ്ഞു രാജ്യത്തു മൂന്നാമനായി ഭരിക്കും. എന്നാ
റേ രാജാവിന്റെ വിദ്വാന്മാർ എല്ലാവരും അകമ്പുക്കിട്ടും എഴുത്തു വായി

൯ പ്പാനും അൎത്ഥത്തെ രാജാവോട് അറിയിപ്പാനും കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ
ബേൽശചർരാജാവ് അത്യന്തം മെരിണ്ടു മുഖശോഭ മങ്ങി അവന്റെ മഹ
൧൦ ത്തുക്കളും തത്രപ്പെട്ടു പോയി.— രാജാവിന്റെയും മഹത്തുക്കളുടേയും
വാക്കുകൾ ഹേതുവായി (മൂത്ത) രാജ്ഞി അടിയന്തരശാലയിൽ ചെന്നു.
രാജ്ഞി പറഞ്ഞു: രാജാവേ എന്നേക്കും വാഴുക! വിചാരങ്ങൾ നിന്നെ
൧൧ അരട്ടരുതു മുഖശോഭ മാറുകയും അരുതു. വിശുദ്ധദേവകളുടേ ആത്മാ
വുള്ള ഒരു പുരുഷൻ നിന്റെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടു, നിന്റെ അപ്പന്റെ നാ
ളുകളിൽ ദിവ്യദൃഷ്ടിയും വിവേകവും ദേവകളുടേ ജ്ഞാനത്തിന്ന് ഒത്ത
ജ്ഞാനവും അവനിൽ കാണായിവന്നു; നിന്റപ്പനായ നബുകദ്രേചർ
രാജാവ് അവനെ ശാസ്ത്രികൾ മന്ത്രവാദികൾ കല്ദയർ ജ്യോതിഷ്കാരി
൧൨ കൾക്കും മുമ്പനാക്കിവെച്ചു നിന്റപ്പൻ രാജാവേ, രാജാവു ബലചചർ
എന്ന പേർ വിളിച്ചുള്ള ആ ദാനിയേലിൽ അതിശയാത്മാവും സ്വപ്നങ്ങ
ളെ പൊരുൾ തിരിക്ക കടങ്കഥകളെ തെളിയിക്ക സൂലാമാലയുടേ തുമ്പു
കിട്ടുക ഈ വകയിൽ അറിവും ബുദ്ധിയും കണ്ടെത്തുക നിമിത്തമേ. ഇ
പ്പോൾ ദാനിയേൽ വിളിക്കപ്പെടാവു, എന്നാൽ അൎത്ഥത്തെ ഉണൎത്തിക്കും.
൧൩ എന്നാറേ ദാനിയേൽ രാജാവിൻ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടപ്പോൾ
രാജാവു ദാനിയേലോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞിതു: എൻ പിതാവായ രാജാ
വു യഹൂദയിൽനിന്നു വരുത്തിയ യഹൂദാപ്രവാസികളിൽ ഉള്ള ദാനി
൧൪ യേൽ നീ അല്ലയോ? ദേവകളുടേ ആത്മാവു നിന്നിൽ ഉണ്ട് എന്നും
ദിവ്യദൃഷ്ടിയും വിവേകവും അതിശയജ്ഞാനവും നിങ്കൽ കാണാകുന്നു എ
൧൫ ന്നും നിന്നെച്ചൊല്ലി കേട്ടിട്ടുണ്ടു. ഇപ്പോൾ ഈ എഴുത്തു വായിച്ചു അ
ൎത്ഥത്തെ എനിക്ക് അറിയിപ്പാൻ മന്ത്രവാദികൾ മുതലായ വിദ്വാന്മാർ
എന്റെ മുമ്പിൽ വരുത്തിയോരേയും കാൎയ്യത്തിന്റെ അൎത്ഥം ഉണൎത്തിപ്പാൻ
൧൬ ആവത് ഇല്ല. പൊരുൾ തിരിപ്പാനും സൂലാമാലകളെ അഴിപ്പാനും നീ
പ്രാപ്തൻ എന്നു ഞാൻ കേട്ടു; ഇപ്പോൾ എഴുത്തിനെ വായിപ്പാനും അ
ൎത്ഥത്തെ അറിയിച്ചുതരുവാനും കഴിയും എങ്കിൽ നീ രക്താംബരവും കഴു
ത്തിൽ പൊന്മാലയും അണിഞ്ഞു രാജ്യത്തു മൂന്നാമനായി വാഴും.
൧൭ എന്നാറേ ദാനിയേൽ രാജാവിൻ മുമ്പിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞിതു: നിന്റെ
ദാനങ്ങൾ നിനക്ക് ഇരിക്ക, സമ്മാനങ്ങളെ മറ്റാൎക്കും കൊടുക്ക, എഴുത്തി
൧൮ നെ രാജാവിനു വായിച്ചു അൎത്ഥത്തെ അറിയിച്ചു തരാം താനും. രാജാ
വായുള്ളോവേ! നിന്റെ പിതാവായ നബുകദ്രേചരിന്നു ഉന്നതദൈവം
൧൯ രാജത്വവും വലിപ്പവും യശസ്സും പ്രതാപവും നല്കി ഇരുന്നു. അവൻ

നല്കിയ വലിപ്പത്തിന്നു സകലവംശഗോത്രഭാഷകളും വിറെച്ചു അവന്മു
മ്പിൽ ഭയപ്പെട്ടുനിന്നു; തോന്നുന്നവനെ അവൻ കൊന്നു തോന്നുന്നവനെ
ജീവിപ്പിക്കും, തോന്നുന്നവനെ അവൻ ഉയൎത്തി തോന്നുന്നവനെ താഴ്ത്തും.
൨൦ അവന്റെ ഹൃദയം ഉയൎന്നു ആത്മാവു തിളപ്പോളം ഉറെച്ചപ്പോഴേക്കോ അ
൨൧ വനെ രാജാസനത്തിൽനിന്നു നീക്കി യശസ്സും പൊക്കമായി, മനുഷ്യപു
ത്രന്മാരിൽനിന്ന് അവൻ ആട്ടപ്പെട്ടു ഹൃദയം മൃഗപ്രായമായി കാട്ടുകഴുതക
ളോടു കൂട പാൎപ്പും ഉണ്ടു, കാളകൾ കണക്കേ അവനെ സസ്യാദി തീററും,
ദേഹം വാനമഞ്ഞുകൊണ്ടു നനയും മനുഷ്യരുടേ രാജത്വത്തിൽ ഉന്നത
ദൈവം ഭരിക്കുന്നു എന്നും തനിക്ക് തെളിഞ്ഞവന് അതിനെ കൊടുക്കു
൨൨ ന്നു എന്നും അറിഞ്ഞുവരുവോളമേ. അവന്റെ പുത്രനായ ബേൽശചർ
൨൩ എന്ന നീ ഇതൊക്കയും അറിഞ്ഞിട്ടും ഹൃദയത്തെ താഴ്ത്താതേ, സ്വൎഗ്ഗനാ
ഥന്റെ മീതേ നിന്നെ തന്നേ ഉയൎത്തി, അവന്റെ ആലയത്തിലേ പാത്ര
ങ്ങളെ നിന്മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു, നീയും നിന്റെ മഹത്തുക്കളും രാണിമാ
രും വെപ്പാട്ടികളും അവററിൽ വീഞ്ഞു കുടിച്ചു, പൊൻവെള്ളിയും ചെമ്പ്
ഇരിമ്പും മരംകല്ലും കൊണ്ടുള്ള ദേവകളെ കാണാത്തവർ കേൾക്കാത്ത
വർ അറിയാത്തവർ എങ്കിലും നീ സ്തുതിച്ചു, നിന്റെ ശ്വാസവും നിന്റെ
വഴികൾ ഒക്കയും തൃക്കയ്യിലുള്ള ദൈവത്തെ ബഹുമാനിയാതേ പോയി.
൨൪ അപ്പോൾ അവന്മുമ്പിൽനിന്ന് ഈ കൈയററം അയക്കപ്പെട്ടു ഈ എഴു
൨൫ ത്തും വരെക്കപ്പെട്ടു.— വരെച്ച എഴുത്താവിതു: “മനേ മനേ തക്കേൽ
൨൬ ഉഫസീൻ” (എണ്ണി എണ്ണി തൂക്കി തുണ്ടിച്ചു), വചനത്തിന്റെ അൎത്ഥ
മോ: “മനേ” എന്നാൽ ദൈവം നിന്റെ രാജത്വം എണ്ണി മുടിച്ചിരിക്കുന്നു.
൨൭ “തക്കേൽ” എന്നാൽ തുലാസ്സിൽ നിന്നെ തൂക്കിയിട്ടു കനക്കുറവു കാണായി.
൨൮ “ഫരേസ്” എന്നാൽ നിന്റെ രാജ്യം തുണ്ടിക്കപ്പെട്ടു മാദായി പാൎസികൾക്കു
൨൯ കൊടുക്കപ്പെട്ടുന്നു.— എന്നാറേ ബേൽശചർ കല്പിക്കയാൽ ദാനിയേലി
നെ രക്താംബരവും കഴുത്തിൽ പൊന്മാലയും അണിയിച്ചു ഇവൻ രാജ്യ
൩൦ ത്തു മൂന്നാമനായി ഭരിക്കുന്നവൻ ആക എന്നു ഘോഷിപ്പിച്ചു. ആ രാ
൩൧ ത്രിയിൽ കല്ദയരാജാവായ ബേൽശചർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, മാദായനായ ദാൎയ്യാ
വുസ്സ് അറുപത്തുരണ്ടു വയസ്സുള്ളവനായി രാജ്യത്തെ കൈക്കൊൾക
യും ചെയ്തു.

൬. അദ്ധ്യായം.

അസൂയക്കാരുടേ കൌശലത്താൽ (൧൦) ദാനിയേൽ സിംഹഗുഹയിൽ ആയി
(൧൮) അത്ഭുതരക്ഷയോട് എത്തി.

൧ സകലരാജ്യത്തിലും ഇരിക്കേണ്ടുന്ന നൂററിരുപതു ക്ഷത്രപന്മാരെയും
ഇവൎക്കു മീതേ മൂന്നു പ്രധാനികളെയും ആക്കിവെക്കുന്നതു ദാൎയ്യാവുസ്സിന്നു
൨ നന്നെന്നു തോന്നി. ഈ മൂവരിൽ ദാനിയേൽ ഒരുവൻ ആയി; ക്ഷത്ര
പന്മാർ രാജാവിന്നു ചേതം ഒന്നും വരായ്വാൻ ഇവൎക്കു കണക്കുബോധി
൩ പ്പിക്കേണ്ടി ഇരുന്നു. ഈ ദാനിയേലിൽ അതിശയാത്മാവ് ഉണ്ടാകകൊ
ണ്ടു അവൻ (മററെ) പ്രധാനികളെയും ക്ഷത്രപന്മാരെയും വെല്ലുന്നവ
നായി വിളങ്ങി, അവനെ സൎവ്വരാജ്യത്തിന്നും മേലാൾ ആക്കുവാൻ രാ
൪ ജാവ് ഉന്നുകയും ചെയ്തു.— അപ്പോൾ (ചില) പ്രധാനികളും ക്ഷത്രപ
ന്മാരും രാജ്യകാൎയ്യത്തിൽ ദാനിയേലിന്മേൽ ഏശുന്ന ഹേതു അന്വേഷിച്ചു,
ഒരു ഹേതുവും ദൂഷ്യവും കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞതും ഇല്ല, അവൻ കേവ
ലം വിശ്വാസ്യനാകയാൽ ഒരു തെററും ദൂഷ്യവും അവങ്കൽ കാണ്മാൻ ഇല്ല.
൫ അന്നു ഈ പുരുഷന്മാർ (ആലോചിച്ചു): ഈ ദാനിയേലിൽ അവന്റെ
ദൈവധൎമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒഴികേ യാതൊരു ഹേതുവിനെയും
൬ നാം കണ്ടെത്തുക ഇല്ല എന്നു ചൊല്ലി, പ്രധാനികളും ക്ഷത്രപന്മാരും
തിട്ടതിടേ രാജാവിനെ ചെന്നു കണ്ടു പറഞ്ഞിതു: ദാൎയ്യാവുസ്സ് രാജാവേ
൭ എന്നേക്കും വാഴുക! മാടമ്പികൾ ക്ഷത്രപന്മാർ അമാത്യന്മാർ നാട്ടുവാഴി
കൾ ഇങ്ങനേ രാജ്യത്തിലേ സകലപ്രധാനികളും ആലോചിച്ചു രാജാവ്
ഒരു വെപ്പു വെക്കയും നിഷ്കൎഷയോടു വിലക്കു കല്പിക്കയും വേണം (എ
ന്നു കണ്ടു); അതെന്ത് എന്നാൽ രാജാവേ മുപ്പതുദിവസത്തിന്നകം ആരെ
ങ്കിലും നിന്നോടു അല്ലാതേ യാതൊരു ദേവരോടോ മനുഷ്യനോടോ ഒരു
പ്രാൎത്ഥന ഇരന്നാലും അവൻ സിംഹങ്ങളുടേ ഗുഹയിൽ ചാടപ്പെടേണം;
൮ ഇപ്പോൾ രാജാവേ ഈ വിലക്കിനെ സ്ഥിരമാക്കുകയും മാദായി പാൎസിക
ളുടേ നീക്കം വരാത്ത ധൎമ്മപ്രകാരം മാററി ക്രൂടാത്തോര് എഴുത്തു വരെ
൯ ക്കേണമേ. എന്നതു കൊണ്ടു ദാൎയ്യാവുസ്സ് രാജാവു വിലക്കിന്റെ എഴു
ത്തിനെ വരെച്ചു.
൧൦ ഈ എഴുത്തു വരെച്ച വിവരം ദാനിയേൽ അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ
വീട്ടിൽ പോയി, ആയതിന്നു മാളികമുറിയിൽ യരുശലേമിന്റെ ദിക്കിൽ
നോക്കുന്ന കിളിവാതിലുകൾ തുറന്നിരുന്നു. അവിടേ അവൻ മുമ്പേ

പതിവായി ചെയ്തുവരികകൊണ്ടു ഇന്നും പകൽ മൂന്നു വട്ടം മുട്ടുകുത്തി
൧൧ തൻ ദൈവത്തിൻ മുമ്പിൽ പ്രാൎത്ഥിച്ചു വാഴ്ത്തി പോന്നു. അനന്തരം ആ
പുരുഷന്മാർ തിട്ടുതിടേ വന്നു ദാനിയേൽ സ്വദൈവത്തോടു യാചിച്ചു കെ
൧൨ ഞ്ചുന്നതു കണ്ടെത്തി. ഉടനേ അവർ രാജാവിൻ മുമ്പിൽ അടുത്തു രാജ
വിലക്കു ചൊല്ലി പറഞ്ഞു: രാജാവേ മുപ്പതു ദിവസത്തിന്നകം ആരെങ്കി
ലും നിന്നോടല്ലാതേ യാതൊരു ദേവരോടോ മനുഷ്യനോടോ ഇരന്നാലും
അവൻ സിംഹങ്ങളുടേ ഗുഹയിൽ ചാടപ്പെടേണം എന്ന് ഒരു വിലക്കു
വരെച്ച് ഇല്ലയോ? രാജാവ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു: നീക്കം വരാത്ത മാദായി
൧൩ പാൎസിധൎമ്മപ്രകാരം ആ കാൎയ്യം നിൎണ്ണയം തന്നേ. എന്നാറേ അവർ രാ
ജാവോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞു: രാജാവേ യഹൂദാപ്രവാസികളിൽ ഉള്ള
ദാനിയേൽ നിന്നെയും നീ വരെച്ച വിലക്കിനെയും കുറിക്കൊണ്ടവൻ
൧൪ അല്ല, പകൽ മൂന്നു വട്ടം തന്റേ പ്രാൎത്ഥന ഇരന്നു പോരുന്നു. എന്ന
വാക്കുകേട്ടാറേ രാജാവിന്നുള്ളിൽ വളരേ രസക്കേടായി ദാനിയേലിനെ
രക്ഷിപ്പാൻ മനം വെച്ചു നേരം അസ്തമിപ്പോളം അവനെ ഉദ്ധരിപ്പാൻ
൧൫ പ്രയത്നം കഴിച്ചു. അന്ന് ആ പുരുഷന്മാർ തിട്ടുതിടേ രാജാവിനെ
ചെന്നു കണ്ടു രാജാവിനോടു പറഞ്ഞു: രാജാവേ അരചൻ വെച്ചയാതൊ
രു വിലക്കും തീൎപ്പും മാറ്റം വരാത്തത് എന്നു മാദായിപാൎസികൾക്കു വ്യ
൧൬ വസ്ഥ തന്നേ എന്ന് അറിക. അപ്പോൾ രാജാവു കല്പിച്ചിട്ടു അവർ
ദാനിയേലിനെ വരുത്തി സിംഹഗുഹയിൽ ചാടിവിട്ടു: നീ നിരന്തരം
സേവിക്കുന്ന നിന്റേ ദൈവം നിന്നെ രക്ഷിക്കാക! എന്നു രാജാവു ദാ
൧൭ നിയേലിനോടു പറഞ്ഞു. കൊണ്ടുവന്നൊരു കല്ലിനെ ഗുഹയുടേ വാ
യിൻ മേൽ ഇട്ടപ്പോൾ ദാനിയേലിന്റേ അവസ്ഥെക്കു യാതൊരു മാറ്റം
തട്ടാതവണ്ണം രാജാവു തന്റേ മോതിരവും മഹത്തുക്കളുടേ മോതിരവും
൧൮ കൊണ്ടു മുദ്രയിട്ടു. ശേഷം രാജാവു നോറ്റുകൊണ്ടും പെണ്ണുങ്ങളെ അ
൧൯ ടുപ്പിക്കാതേ കണ്ടും രാത്രി കഴിച്ചു ഉറക്ക് ഒഴികയും ചെയ്തു.— പുലൎച്ചെ
ക്കു വെളുക്കുമ്പോൾ രാജാവ് എഴുനീറ്റു ബദ്ധപ്പെട്ടു സിംഹഗുഹയിലേ
൨൦ ക്കു ചെന്നു. ഗുഹയോട് അണഞ്ഞാറേ ദാനിയേലിനെ ദുഃഖശബ്ദത്തോ
ടേ വിളിച്ചു: ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റേ ദാസനായ ദാനിയേലേ നീ
നിരന്തരം സേവിക്കുന്ന നിന്റേ ദൈവത്തിന്നു സിംഹങ്ങളിൽനിന്നു
നിന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ ആവതോ? എന്നു രാജാവു ദാനിയേലോടു പറഞ്ഞു.
൨൧ ദാനിയേൽ രാജാവോട് ഉരിയാടി: രാജാവേ എന്നേക്കും വാഴുക!
൨൨ എൻ ദൈവം തന്റേ ദൂതനെ അയച്ചു സിംഹങ്ങൾക്കു വായ് അടെപ്പി

ച്ച എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാതാക്കി. അവന്റെ മുമ്പിൽ എന്നിൽ നിൎമ്മലത
കാണായതല്ലാതേ രാജാവേ നിനക്കും ഞാൻ പാതകം ചെയ്യുവനായി
൨൩ തോന്നാ അല്ലോ. അപ്പോൾ രാജാവ് ഉള്ളംകൊണ്ട് ഏററം സന്തോ
ഷിച്ചു ദാനിയേലെ ഗുഹയിൽനിന്നു കരേററുവാൻ കല്പിച്ചു; ദാനിയേൽ
ഗുഹയിൽനിന്നു കയറിവന്നപ്പോൾ സ്വദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കകൊ
൨൪ ണ്ടു കേട് ഒന്നും അവനിൽ കാണ്മാൻ ഇല്ല. രാജാവു കല്പിച്ചാറേ ദാനി
യേലിനെക്കൊണ്ട് ഏഷണി പറഞ്ഞ പുരുഷന്മാരെ വരുത്തിയ ഉടനേ
മക്കളും ദാരങ്ങളുമായി സിംഹഗുഹയിൽ ചാടി; ആയവർ ഗുഹനില
ത്തോട് എത്തും മുമ്പേ സിംഹങ്ങൾ അവരെ പിടിച്ചുപററി എല്ലാ എല്ലു
കളെയും നുറുക്കിക്കളഞ്ഞു.
൨൫ അനന്തരം ദാൎയ്യാവുസ്സ് രാജാവു ഭൂമിയിൽ പാൎക്കുന്ന സകലവംശഗോത്ര
൨൬ ഭാഷകൾക്കും എഴുതിച്ചിതു: നിങ്ങളുടേ സമാധാനം വലുതാക! എന്റെ
രാജ്യാധികാരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഏവരും ദാനിയേലിന്റെ ദൈവത്തിങ്കൽ
വിറെച്ചു ഭയപ്പെടേണം എന്ന് എങ്കൽനിന്നു കല്പന വെച്ചു കിടക്കുന്നു.
അവനാകട്ടേ ജീവനുള്ളവനും എന്നേക്കും നിലനില്ക്കുന്നവനും ആകുന്ന
ദൈവം, അവന്റെ രാജ്യം നശിക്കാത്തതും വാഴ്ച അവസാനംവരേ ഉ
൨൭ ള്ളതും തന്നേ. അവൻ രക്ഷിച്ച് ഉദ്ധരിക്കുന്നവനും സ്വൎഗ്ഗത്തിലും ഭൂമി
യിലും അടയാളങ്ങളെയും അത്ഭുതങ്ങളെയും ചെയ്യുന്നവനും (അത്രേ);
ദാനിയേലിനെ സിംഹങ്ങളുടേ കയ്യിൽനിന്ന് അവൻ തന്നേ രക്ഷിച്ചു
൨൮ സ്വസ്ഥം.— ഈ ദാനിയേൽ ദാൎയ്യാവുസ്സിന്റെ രാജത്വത്തിലും പാൎസികൂ
സ്സിന്റെ രാജത്വത്തിലും ഭാഗ്യം സാധിച്ചുപോന്നു.

II. ദാനിയേലിന്റെ ദൎശനവിവരം. (അ. ൭—൧൨.)

൭. അദ്ധ്യായം.

നാലു സാമ്രാജ്യങ്ങളെയും മശീഹാരാജത്വത്തെയും കണ്ടതിൻ (൧൭) അൎത്ഥ
ത്തെ വിവരിച്ചതു.

൧ **ബാ**ബേൽരാജാവായ ബേൽശച്ചരിൻ ഒന്നാം ആണ്ടിൽ ദാനിയേൽ
ഒരു സ്വപ്നത്തെയും കിടക്കമേലേ തലയിലേ ദൎശനങ്ങളെയും കണ്ട
൨ പ്പോൾ സ്വപ്നത്തെ എഴുതി കാൎയ്യങ്ങളുടേ തുക വിവരിച്ചു. ദാനിയേൽ
വിവരിച്ചിതു: രാത്രററിൽ ഞാൻ ദൎശനത്തിൽ കണ്ടു, ഇതാ വാനത്തിൻ
൩ കാററുകൾ നാലും വങ്കടലിന്മേൽ തള്ളിയിട്ടപ്പോൾ, തമ്മിൽ ഭേദമായു

൪ ള്ള നാലു വന്മൃഗങ്ങൾ കടലിൽനിന്നു കരേറിവന്നു. ഒന്നാമതു സിംഹ
ത്തിന്നു സമം, കഴുകിൻ ചിറകുകൾ ഉള്ളതു; ആയതിനെ നോക്കി തീ
രുംമുമ്പേ അതിൻ ചിറകുകൾ പൊരിക്കപ്പെട്ടു, പിന്നേ അതിനെ നില
ത്തുനിന്നു നിവിൎത്തി മനുഷ്യനെപ്പോലേ കാലുകളിന്മേൽ നിറുത്തിയ ശേ
൫ ഷം അതിന്നു മാനുഷഹൃദയം കൊടുക്കപ്പെട്ടു. അനന്തരം ഇതാ രണ്ടാ
മതു കരടിക്കു സദൃശമായ വേറൊരു മൃഗം; അത് ഒരു ഭാഗത്തു നിവിൎന്നും
വായിൽ പല്ലുകളുടേ ഇടയിൽ മൂന്നു വാരിയെല്ലുകളെ (പിടിച്ചും കണ്ടു)
അതിനോട് "എടീ എഴുനീററു വളരേ മാംസം തിന്നുക!" എന്നു പറഞ്ഞു.
൬ അതിൽ പിന്നേ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ പുള്ളിപ്പുലിക്ക് ഒത്ത
വേറൊന്നു, പുറത്തു പക്ഷിച്ചിറകു നാല് ഉള്ളതു; ഈ മൃഗത്തിന്നു നാലു
൭ തലകളും ഉണ്ടു (ഭ്രൂ)ഭരണവും കൊടുക്കപ്പെട്ടു. അനന്തരം ഞാൻ രാത്രി
ദൎശനങ്ങളിൽ കണ്ടു: ഇതാ നാലാം മൃഗം ഭയങ്കരവും ഉരത്തതും അതിശ
യബലവത്തും ആയതിന്നു വലിയ ഇരിമ്പുപല്ലുകൾ ഉണ്ടു, അതു തിന്നും
ചതെച്ചും ശേഷിപ്പിനെ കാലുകൾകൊണ്ടു ചവിട്ടിയും പോന്നു, മുമ്പേ
ഉള്ള സകലമൃഗങ്ങളിലും വ്യത്യാസമുള്ളതു, പത്തു കൊമ്പുകളും ഉണ്ടു.
൮ ആ കൊമ്പുകളെ കുറിക്കൊള്ളുമ്പോൾ ഇതാ അവററിൻ ഇടയിൽ മറെറാ
രു ചെറുകൊമ്പു കയറി, ആദ്യക്കൊമ്പുകളിൽ മൂന്ന് അതിൻ മുമ്പിൽ
നിന്നു പൊരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇതാ മാനുഷക്കണ്ണിന്ന് ഒത്ത കണ്ണുകളും
൯ വമ്പുകൾ ഉരെക്കുന്ന വായും ഈ കൊമ്പിൽ ഉണ്ടു.— ആസനങ്ങൾ നി
റുത്തപ്പെട്ടുംവരേ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വയ
സ്സൻ ഇരുന്നുകൊണ്ടു, അവന്റേ വസ്ത്രം ഹിമംപോലേ വെളുത്തു, തല
യിലേ കേശം തുയ്യ ആട്ടുമുടിക്ക് ഒത്തു, സിംഹാസനം അഗ്നിജ്വാലകളും
൧൦ അതിൻ ഉരുളകൾ എരിയുന്ന തീയും ആയി. അവൻ മുമ്പിൽനിന്ന്
ഒരു തീപ്പുഴ ഒഴുകി പുറപ്പെട്ടു, ആയിരം ആയിരങ്ങൾ അവനെ ശുശ്രൂഷി
ക്കും, ലക്ഷംലക്ഷങ്ങൾ അവന്മുമ്പിൽ നില്ക്കും; ന്യായവിധി(ക്കാർ) ഇരുന്നു
൧൧ കൊണ്ടു പുസ്തകങ്ങളും തുറക്കപ്പെട്ടു. ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളുമ്പോൾ ആ
കൊമ്പ് ഉരെക്കുന്ന വമ്പുമൊഴികളുടേ ശബ്ദം നിമിത്തം ഞാൻ കാണ്കേ
മൃഗം കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിൻ ദേഹം കെട്ടുപോയി തീയിൽ വെന്തുപോവാൻ
൧൨ കൊടുക്കപ്പെട്ടു. ശേഷമുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കും ജീവനീളം സമയനേരം
വരേ മാത്രം കൊടുക്കപ്പെട്ടുകകൊണ്ടു അവററിൻ (ഭ്രൂ)ഭരണം കഴിഞ്ഞു
൧൩ പോയി.—ഞാൻ രാത്രിദൎശനങ്ങളിൽ കണ്ടിതു: വാനമേഘങ്ങളോടേ മനു
ഷ്യപുത്രന്നു സമനായ ഒരുവൻ വന്നു ആ വയസ്സനോട് എത്തി, ഇവ

൧൪ ന്റേ മുമ്പിൽ (ചിലർ) അവനെ അടുപ്പിച്ചു. അവന്നു (ഭൂ)ഭരണവും യശ
സ്സും രാജത്വവും നല്കപ്പെട്ടു സകലവംശഗോത്രഭാഷകളും അവനെ സേ
വിച്ചു, അവന്റേ വാഴ്ച നീങ്ങാത്ത നിത്യവാഴ്ചയും അവന്റേ രാജത്വം
മുടിയാത്തതും അത്രേ.
൧൫ ദാനിയേൽ ആകുന്ന എന്റേ ആത്മാവ് ഉറയകത്തു നൊന്തു തലയി
൧൬ ലേ ദൎശനങ്ങൾ എന്നെ അരട്ടി. അവിടേ നില്ക്കുന്നവരിൽ ഒരുത്ത
നോടു ഞാൻ അണഞ്ഞു ഈ സകലത്തിന്റേയും നിശ്ചയത്തെ അപേ
ക്ഷിച്ചപ്പോൾ കാൎയ്യങ്ങളുടേ അൎത്ഥത്തെ എന്നോട് അറിയിച്ചു പറഞ്ഞിതു:
൧൭ നാലായുള്ള ഈ വലിയ മൃഗങ്ങൾ ഭൂമിയിൽനിന്നു കയറേണ്ടുന്ന നാലു
൧൮ രാജാക്കന്മാർ, എന്നാൽ രാജ്യത്തെ ലഭിക്കേണ്ടുന്നവർ അത്യുന്നതന്റേ
വിശുദ്ധന്മാർ അവർ രാജ്യത്തെ എന്നേക്കും സൎവ്വയുഗങ്ങളോളവും അട
൧൯ ക്കും. പിന്നേ മററുള്ള സകലമൃഗങ്ങളിലും വ്യത്യാസമുള്ളതായി ഇരിമ്പു
പല്ലുകളാലും ചെമ്പുനഖങ്ങളാലും അതിഭയങ്കരമായി തിന്നു ചതെച്ചു ശേ
ഷിപ്പു കാലുകളാൽ ചവിട്ടുന്ന നാലാം മൃഗത്തിന്റേ പരമാൎത്ഥം കാംക്ഷി
൨൦ ച്ചു; അതിൻ തലയിലേ പത്തു കൊമ്പുകളെ കുറിച്ചും മറെറാന്നു കയറിയ
പ്പോൾ ഇതിൻ മുമ്പിൽ മൂന്നു ഉതിൎന്നാറേ കണ്ണുകളും വമ്പുകളെ ഉരെക്കു
ന്ന വായും കൂട്ടരിൽ ഏറിയ വലിപ്പവും ആയി കണ്ട കൊമ്പിനെ കുറി
൨൧ ച്ചും (ചോദിച്ചു). ഞാൻ നോക്കും പോഴേക്കു ആ കൊമ്പു വിശുദ്ധ
൨൨ ന്മാരോടു പോർ ചെയ്തു അവരെ ജയിച്ചതു, വയസ്സൻ വന്നിട്ടു അത്യുന്ന
തന്റേ വിശുദ്ധൎക്കു ന്യായം ലഭിച്ചു വിശുദ്ധർ രാജ്യത്തെ അടക്കുന്ന സമ
൨൩ യം എത്തുംപൎയ്യന്തം തന്നേ.— എന്നതിന്നു അവൻ ഇവ്വണ്ണം പറഞ്ഞു:
നാലാം മൃഗം എന്നാൽ സകലരാജ്യങ്ങളിലും വ്യത്യാസമുള്ള നാലാമത്
ഒരു രാജ്യം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായി സൎവ്വഭൂമിയെയും തിന്നു ചവിട്ടിച്ചതെച്ചു
൨൪ കളയും. പത്തു കൊമ്പുകൾ എങ്കിലോ ആ രാജ്യത്തുനിന്നു പത്തു രാജാ
ക്കന്മാർ എഴുനീല്ക്കും. അവൎക്കു പിന്നേ വേറൊരുവൻ എഴുനീററു മുമ്പേത്ത
വരിൽ വ്യത്യാസമുള്ളവനായി (കാണിച്ചു) മൂന്നു രാജാക്കന്മാരെ വീഴ്ത്തും.
൨൫ അവൻ ഉന്നതനെക്കൊള്ളേ മൊഴികൾ ഉരെച്ചു അത്യുന്നതന്റേ വിശു
ദ്ധരെ ഒടുക്കയും സമയങ്ങളെയും വ്യവസ്ഥയെയും മാററുവാൻ മുതിരുക
യും ചെയ്യും, അവർ കാലം (ഇരു)കാലങ്ങൾ അരക്കാലംവരേ അവന്റേ
൨൬ കയ്യിൽ കൊടുക്കപ്പെടും. എന്നിട്ടു ന്യായവിധി(ക്കാർ) ഇരുന്നുകൊണ്ടു
അവന്റേ വാഴ്ചയെ മതിയാക്കി സംഹരിച്ചു അന്തംവരേ കെടുത്തുകളയും.
൨൭ പിന്നേ രാജത്വവും അധികാരവും വാനത്തിൻകീഴ് എങ്ങുമുള്ള രാജ്യ

ങ്ങളുടേ വലിപ്പവും അത്യുന്നതന്റേ വിശുദ്ധരായ ജനത്തിന്നു കൊടുക്ക
പ്പെട്ടും; അവന്റേ രാജ്യം സനാതനരാജ്യം എല്ലാ വാഴ്ചകളും അവനെ
൨൮ സേവിച്ച് അനുസരിക്കും. ഇങ്ങനേ വചനം സമാപ്തം. ദാനിയേൽ
ആകുന്ന എന്നെ എൻ വിചാരങ്ങൾ ഏററവും അരട്ടി മുഖശോഭയും എ
ന്നിൽ മങ്ങി കാൎയ്യത്തെ ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ ചരതിക്കയും ചെയ്തു.

൮. അദ്ധ്യായം.

അലക്ഷന്തരുടേ സാമ്രാജ്യത്തിൽനിന്നു ചെറുകൊമ്പ് ഉണ്ടായി ഉയരുന്ന
തിന്റേ (൧൭) അൎത്ഥവിവരം.

൧ **ബേ**ൽശചർരാജാവിൻ വാഴ്ചയുടേ മൂന്നാം ആണ്ടിൽ എനിക്കു തുടക്ക
ത്തിൽ കാണായതിൽപിന്നേ ഒരു ദൎശനം ദാനിയേൽ ആകുന്ന എനിക്കു
൨ കാണായി. ഞാൻ ദൎശനത്തിൽ നോക്കി സംഭവിച്ചുകണ്ടതു ഏലാംനാ
ട്ടിൽ ഉള്ള ശൂശൻകോട്ടയിൽ ഇരുന്നിട്ടു തന്നേ. ദൎശനത്തിൽ കണ്ടപ്ര
൩ കാരം ഞാൻ ഊലായിനദീതീരത്തു നിന്നിരുന്നു. ഞാൻ കണ്ണുകളെ ഉ
യൎത്തി കണ്ടിതു: നദിക്കു മുമ്പാകേ ഇതാ ഓർ ആട്ടുകൊററൻ നില്ക്കുന്നു.
അതിന്നു രണ്ടു കൊമ്പുകൾ ഉള്ളവ ഉയൎന്നവയും ഒന്നിന്റേ ഉയൎച്ച മറേറ
തിൽ ഏറിയതും ഉയൎന്നതു പിങ്കാലത്തിൽ കയറിവന്നതും ആയി.
൪ ആട്ടുകൊററൻ പടിഞ്ഞാറോട്ടും വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും മുട്ടുന്നതു ഞാൻ
കണ്ടു ഒരു മൃഗവും അവന്റേ മുമ്പാകേ നില്ക്കായതും ഇല്ല, അവന്റേ
കയ്യിൽനിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നവനും ഇല്ല, അവൻ തൻ ഇഷ്ടംപോലേ
൫ ചെയ്തു വമ്പു കാട്ടി പോന്നു. ഞാൻ കുറിക്കൊണ്ടപ്പോൾ അതാ അസ്ത
മാനത്തിൽനിന്ന് ഒരു വെള്ളാട്ടുകൊററൻ നിലത്തു തൊടാതേ സൎവ്വഭൂത
ലത്തിന്മേൽ (പാഞ്ഞു) വന്നു; ഈ കൊററന്നു കണ്ണുകളുടേ മദ്ധ്യേ വിശേ
൬ ഷമുള്ളൊരു കൊമ്പ് ഉണ്ടു. നദിക്കു മുമ്പിൽനിന്നു കണ്ട ഇരുകൊമ്പുട
യ ആട്ടുകൊററനെക്കൊള്ളേ ഇവൻ വന്നു തൻ ഊക്കിൻ ഊഷ്മാവിൽ
൭ അവന്ന് എതിരേ ഓടിച്ചെന്നു. ആട്ടുകൊററനോട് ഇവൻ എത്തുന്ന
തു ഞാൻ കണ്ടു, അവങ്കൽ ക്രുദ്ധിച്ചു മലിച്ചു ആട്ടുകൊററനെ ഇടിച്ചു രണ്ടു
കൊമ്പുകളെയും തകൎത്തുകളഞ്ഞു, ഇവന്റേ മുമ്പിൽ നില്പാൻ ആട്ടുകൊററ
ന്ന് ഓർ ആവതും ഇല്ല, അവനെ നിലത്തു തള്ളിയിട്ടു ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു,
ഇവന്റേ കയ്യിൽനിന്ന് ആട്ടുകൊററനെ ഉദ്ധരിപ്പവൻ ആരും ഇല്ല.
൮ വെള്ളാട്ടുകൊററനോ അത്യന്തം വമ്പു കാട്ടിപ്പോന്നു, ഉരം തികയുമ്പോൾ

വലിയ കൊമ്പു തകൎന്നു, അതിന്നു പകരം വാനത്തിലേ നാലു കാററുകൾ
൯ ക്കും നേരേ വിശേഷമായവ നാലു വളൎന്നു വന്നു. അവയിൽ ഒന്നിങ്കൽ
നിന്ന് ഒരു കൊമ്പു ചെറുതായി മുളെച്ചു വളൎന്നു തെക്കോട്ടും കിഴക്കോട്ടും
൧൦ ദേശശിഖാമണിക്കു നേരേയും അതിവലുതായി, വാനസൈന്യത്തോ
ളം വൎദ്ധിച്ചു സൈന്യത്തിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും ചിലതു നിലത്തേക്കു വീ
൧൧ ഴ്ത്തി ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു. സൈന്യത്തിൻ അധിപനോളവും അവൻ വ
മ്പു കാട്ടി നിത്യകൃത്യത്തെ അവനോടു പറിച്ചെടുത്തു അവന്റേ വിശുദ്ധ
൧൨ സ്ഥാനത്തെ തകൎത്തു നിരത്തി. എന്നാൽ ദ്രോഹം ഹേതുവായി സൈ
ന്യവും നിത്യകൃത്യവുമായി കൊടുത്തു വിടപ്പെട്ടു, (കൊമ്പു) സത്യത്തെ
൧൩ നിലത്തു തള്ളിയിട്ടു നടത്തുന്നതു സാധിപ്പിക്കയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ
ഒരു വിശുദ്ധൻ ഉരിയാടുന്നതു ഞാൻ കേട്ടു, ആ ഉരിയാടുന്നവനോടു
മററൊരു വിശുദ്ധൻ ചോദിച്ചു: വിശുദ്ധസ്ഥലത്തെയും സൈന്യത്തെയും
ചവിട്ടുവാൻ കൊടുക്കുന്നതു, നിത്യകൃത്യം, പാഴാക്കുന്ന ദ്രോഹം ഇങ്ങനേ
൧൪ ദൎശനത്തിൽ (കാണിച്ചതു) എത്രത്തോളം? എന്നാറേ അവൻ എന്നോടു
പറഞ്ഞു: ഈരായിരത്തുമുന്നൂറു രാപ്പകലോളം, അവ കഴിഞ്ഞാൽ വിശു
ദ്ധമായതു നീതീകരിക്കപ്പെടും.
൧൫ ഈ ദൎശനത്തെ ദാനിയേൽ ആകുന്ന ഞാൻ കാണുമ്പോൾ തന്നേ (അ
തിന്റേ) ബോധത്തെ അന്വേഷിച്ചുപോന്നു. ഉടനേ ഇതാ പുരുഷസ്വ
൧൬ രൂപമുള്ള ഒരുവൻ എന്റേ മുമ്പിൽ നില്ക്കുന്നു. (അവനോടു) ഗബ്രിയേ
ലേ (ദേവപുരുഷ) കണ്ടത് ഇവനെ ഗ്രഹിപ്പിക്ക എന്ന് ഊലായി(തീര
൧൭ ങ്ങളുടേ) ഇടയിൽ വിളിക്കുന്ന മാനുഷശബ്ദത്തെ ഞാൻ കേട്ടു. ഞാൻ
നില്ക്കുന്നവിടേക്ക് അവൻ അണഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മിരണ്ടു മുഖം
കവിണ്ണുവീണ അവനോ: മനുഷ്യപുത്ര ബോധിച്ചുകൊൾക, ഈ ദൎശനം
൧൮ അന്തത്തിൻ കാലത്തേക്കു ചേരുന്നതു എന്ന് എന്നോടു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങ
നേ എന്നോട് ഉരിയാടുകയാൽ ഞാൻ കവിണ്ണുകിടന്നു സുഷുപ്തിപിടിച്ചാ
൧൯ റേ അവൻ എന്നെ തൊട്ടു എന്റേടത്തു നിവിൎത്തി പറഞ്ഞിതു: കണ്ടാ
ലും ഈറലിന്റേ അവസാനത്തിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ളതു ഞാൻ നിന്നെ അ
റിയിക്കും, (ദൎശനം) ആകട്ടേ അന്തത്തിന്നു നിശ്ചയിച്ച കാലത്തേക്കു ചേ
൨൦ രുന്നതു.— ഇരുകൊമ്പുടയ ആട്ടുകൊററനെ നീ കണ്ടതു മാദായിപാൎസി
൨൧ രാജാക്കന്മാർ. പരുപരുത്ത വെള്ളാട്ടുകൊററൻ യവനരാജാവത്രേ; ക
ണ്ണുകളിൻ മദ്ധ്യേ ഉള്ള വങ്കൊമ്പോ ഒന്നാമത്തേ രാജാവു തന്നേ.
൨൨ അതു തകൎന്നിട്ടു പകരം നാലു നില്ക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ ജാതിയിൽനിന്നു

൨൩ നാലു രാജ്യങ്ങൾ എഴുനീല്ക്കും അവന്റെ ഊക്കോടേ അല്ല താനും. അവ
രുടേ വാഴ്ചയുടേ അവസാനത്തിങ്കൽ ദ്രോഹികൾ (ദ്രോഹത്തെ) തികെ
ച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കഠിനമുഖക്കാരനും ഉപായകൌശലങ്ങൾ ബോധിക്കുന്ന
൨൪ വനും ആയ ഒരു രാജാവ് എഴുനീല്ക്കും, അവന്റെ ഊക്കു ബലപ്പെട്ടും,
സ്വന്തശക്തിയാൽ അല്ല താനും, അവൻ അപൂൎവ്വനാശങ്ങൾ ചെയ്തു കാ
ൎയ്യസാദ്ധ്യം വരുത്തി നടത്തുകയും ബലവാന്മാരെയും വിശുദ്ധരായ ജന
൨൫ ത്തെയും കെടുക്കയും ചെയ്യും. അവന്റെ ബുദ്ധികൊണ്ടു അവൻകയ്യി
ലുള്ള ചതി ഫലിക്കും, എന്നിട്ടു ഹൃദയത്തിൽ വമ്പിച്ചു നിശ്ചിന്തയായി
പലരെയും കെടുക്കും, അധിപാധിപതിക്കും നേരേ എഴുനീല്ക്കും, എങ്കി
൨൬ ലും കൈക്രൂടാതേ നുറുങ്ങിപ്പോകും. ദൎശനത്തിൽ രാപ്പകൽകൊണ്ടു ചൊ
ല്ലിയതോ സത്യം തന്നേ; ദൎശനം ഏറിയനാളുകൾക്ക് ഉള്ളതാകകൊണ്ടു
൨൭ നീ ദൎശനത്തെ പൂട്ടിവെക്ക.— ദാനിയേൽ ആകുന്ന ഞാനോ കഴിഞ്ഞു
ചിലദിവസം രോഗിയായിപ്പാൎത്തു പിന്നേ എഴുനീറ്റു രാജവേലയെ
ചെയ്തു; കണ്ടതിനെ നിനെച്ചു ഞാൻ സ്തംഭിച്ചു അത് ആൎക്കും ബോധി
ച്ചതും ഇല്ല.

൯. അദ്ധ്യായം.

ഇസ്രയേലിൻ വീഴ്ചയെ വിചാരിച്ചു (൩) ദാനിയേൽ ജനപാപത്തെ സ്വീ
കരിച്ചു പ്രാൎത്ഥിച്ച ശേഷം (൨൦) ജനത്തിന്നു നിൎണ്ണയിച്ച ൭൦ ആഴ്ചവട്ടങ്ങളെ
ദൂതൻ അറിയിക്കുന്നതു.

൧ മാദായിജാതനായ ക്ഷയാൎഷാവിൻപുത്രനായ ദാൎയ്യാവുസ്സിനെ കല്ദയരാ
൨ ജ്യത്തിൽ വാഴിച്ച ഒന്നാം വൎഷം, അവന്റെ വാഴ്ചയുടേ ഒന്നാം ആണ്ടിൽ
തന്നേ ദാനിയേൽ ആകുന്ന ഞാൻ പുസ്തകങ്ങളിൽ (നോക്കി) ഓർ ആ
ണ്ടെണ്ണത്തെ കുറിക്കൊണ്ടിതു: യരുശലേമിന്റേ ഇടിവിന്ന് എഴുപതു
വൎഷം തികെക്കേണ്ടതിന്നു യഹോവയുടേ വചനം യിറമീയാപ്രവാചക
൩ നു (യിറ. ൨൫, ൯—൧൨) ഉണ്ടായ ആണ്ടെണ്ണം തന്നേ.— അന്നു ഞാൻ
ദൈവമായ കൎത്താവിലേക്കു മുഖം തിരിച്ചു ഉപവാസത്തോടും രട്ടുചാര
൪ ത്തിലും പ്രാൎത്ഥനയും യാചനയും തേടേണം എന്നിരുന്നു. എൻ ദൈവ
മായ യഹോവയോടു ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചും സ്വീകരിച്ചും പറഞ്ഞിതു:
ആഹാ കൎത്താവേ ഭയങ്കരവലിയ ദേവനേ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു കല്പനക
ളെ സൂക്ഷിക്കുന്നവൎക്ക് നിയമത്തെയും കൃപയെയും സൂക്ഷിക്കുന്നവനേ!

൫ ഞങ്ങൾ പിഴെച്ചു ശഠിച്ചു ദോഷം ചെയ്തു മറുത്തുപോയി നിൻകല്പനക
൬ ളെയും ന്യായങ്ങളെയും വിട്ടുമാറി. ഞങ്ങളുടേ രാജാക്കന്മാർ പ്രഭുക്കൾ
പിതാക്കന്മാർ തുടങ്ങിയുള്ള ദേശജനത്തോടു നിന്തിരുനാമത്തിൽ ഉരിയാ
ടിയ നിൻ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകരെ ഞങ്ങൾ ചെവിക്കൊണ്ടതും ഇല്ല.
൭ നിനക്കു കൎത്താവേ നീതിയും ഞങ്ങൾക്കു മുഖലജ്ജയും ഉള്ളു, ലജ്ജയും
ഇന്നു ചേരുന്നതു യഹൂദാപുരുഷന്മാൎക്കും യരുശലേമിലേ നിവാസികൾക്കും
എല്ലാ ഇസ്രയേലിന്നും നിന്നോട് അവർ ദ്രോഹിച്ച ലംഘനങ്ങൾ നിമി
ത്തം നീ ആട്ടിക്കളഞ്ഞ സകലരാജ്യങ്ങളിലും സമീപത്തും ദൂരത്തും ഉള്ള
൮ വൎക്കും തന്നേ. കൎത്താവേ ഞങ്ങൾ നിന്നോടു പിഴെച്ചതുകൊണ്ടു ഞങ്ങൾ
ക്കും ഞങ്ങളുടേ രാജാക്കന്മാൎക്കും പ്രഭുക്കൾക്കും പിതാക്കൾക്കും മുഖലജ്ജയേ
൯ ഉള്ളു. ഞങ്ങളുടേ ദൈവമായ കൎത്താവിന്നോ കരൾക്കനിവും വിമോച
൧൦ നവും ഉണ്ടു. ഞങ്ങൾ ആകട്ടേ അവനോടു മത്സരിച്ചു. അവൻ സ്വ
ദാസരായ പ്രവാചകന്മാരെക്കൊണ്ടു ഞങ്ങളുടേ മുമ്പാകേ വെച്ച ധൎമ്മോ
പദേശങ്ങളിൽ നടപ്പാൻ ഞങ്ങളുടേ ദൈവമായ യഹോവയുടേ ശബ്ദ
൧൧ ത്തെ കേൾക്കാതേ പോയി. എല്ലാ ഇസ്രയേലും നിന്റേ ധൎമ്മത്തെ
ലംഘിച്ചു നിന്റേ ശബ്ദത്തെ കേളാതേ വിട്ടുമാറി. ഇങ്ങനേ ദൈവദാ
സനായ മോശയുടേ ധൎമ്മത്തിൽ എഴുതിയ ശാപവും ആണയും ഞങ്ങൾ
൧൨ അവനോടു പിഴെക്കയാൽ ഞങ്ങടേ മേൽ ചൊരിഞ്ഞു വന്നു. അവൻ
ഞങ്ങളെ കുറിച്ചും ഞങ്ങൾക്കു നടുതീൎത്ത ന്യായാധിപന്മാരെക്കുറിച്ചും
ചൊല്ലിയ വചനങ്ങളെ നിവൃത്തിച്ചുകൊണ്ടു വലിയ തിന്മ ഞങ്ങളുടേ
മേൽ വരുത്തി, അതു യരുശലേമിൽ നടന്നതു പോലേ വാനത്തിങ്കീഴ്
൧൩ എങ്ങും നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ. മോശേധൎമ്മത്തിൽ എഴുതിക്കിടക്കുന്നപ്രകാരം
ഈ തിന്മ ഒക്കയും ഞങ്ങളുടേ മേൽ വന്നു സത്യം; ഞങ്ങളുടേ അകൃത്യ
ങ്ങളെ വിട്ടു മടങ്ങി നിന്റേ സത്യത്തിൽ ബോധം കൊൾവാൻ ഞങ്ങളു
ടേ ദൈവമായ യഹോവയുടേ മുഖപ്രസാദം ഞങ്ങൾ തേടിയതും ഇല്ല.
൧൪ എന്നിട്ടു യഹോവ തിന്മയുടേ മേൽ ജാഗരിച്ചു അതിനെ ഞങ്ങടേ മേൽ
വരുത്തി; ഞങ്ങളുടേ ദൈവമായ യഹോവ ആകട്ടേ ചെയ്യുന്ന സകല
ക്രിയകളിലും നീതിമാനത്രേ; ഞങ്ങളോ അവന്റേ ശബ്ദത്തെ കേട്ടുകൊ
൧൫ ണ്ടിട്ടില്ല.— ഇപ്പോഴോ ഞങ്ങളുടേ ദൈവമായ യഹോവേ മിസ്രദേശ
ത്തുനിന്നു നിന്റേ ജനത്തെ ശക്തകൈകൊണ്ടു പുറപ്പെടീച്ചിട്ടു ഇന്നു
ഉള്ളപ്രകാരം നിനക്ക് ഒരു നാമത്തെ ഉണ്ടാക്കിയോനേ ഞങ്ങൾ പിഴെ
൧൬ ച്ചു ദ്രോഹിച്ചു. കൎത്താവേ നീ നടത്തിയ സകലനീതികൾക്കും തക്കവ

ണ്ണും നിൻ കോപവും ഊഷ്മാവും നിന്റേ വിശുദ്ധമല ആകുന്ന യരുശ
ലേം എന്ന സ്വന്തപട്ടണത്തിൽനിന്നു മടങ്ങി ഒഴികു! ഞങ്ങളുടേ പാപ
ങ്ങളാലും പിതാക്കന്മാരുടേ അകൃത്യങ്ങളാലും തന്നേ യരുശലേമും നിൻ
൧൭ ജനവും ചുററുമുള്ള എല്ലാവൎക്കും നിന്ദയായി തീൎന്നുവല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഞ
ങ്ങളുടേ ദൈവമേ അടിയേന്റേ പ്രാൎത്ഥനയും യാചനയും കേട്ടുകൊണ്ടു
ശൂന്യമായ നിൻ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിന്മേൽ കൎത്താവിൻ നിമിത്തം തിരു
൧൮ മുഖത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കേണമേ. എൻ ദൈവമേ നിൻ ചെവി ചാച്ചു
കേൾക്കേണമേ. തിരുക്കണ്ണുകളെ തുറന്നു ഞങ്ങളുടേ ശൂന്യതകളെയും
നിൻനാമം വിളിക്കപ്പെടുന്ന പട്ടണത്തെയും നോക്കേണമേ. ഞങ്ങളു
ടേ നീതികളെ വിചാരിച്ചല്ലല്ലോ നിന്റേ ഏറിയ കരൾക്കനിവുകളെ
വിചാരിച്ചത്രേ നിന്റേ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ യാചനകളെ വെച്ചേക്കുന്നതു.
൧൯ കൎത്താവേ കേട്ടാലും! കൎത്താവേ വിമോചിച്ചാലും! കൎത്താവേ ചെവിക്കൊ
ണ്ടു ചെയ്യാലും! നിൻനിമിത്തം എൻ ദൈവമേ വൈകരുതേ! നിൻന
ഗരത്തിന്മേലും ജനത്തിന്മേലും നിൻ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടതല്ലോ!
൨൦ ഞാൻ പ്രാൎത്ഥിച്ചും എൻ പാപത്തെയും എൻ ജനമായ ഇസ്രയേലിൻ
പാപത്തെയും സ്വീകരിച്ചും എൻ ദൈവത്തിൻ വിശുദ്ധമലെക്കു വേണ്ടി
എൻ യാചനയെ എൻ ദൈവമായ യഹോവയുടേ മുമ്പിൽ വെച്ചേച്ചും
൨൧ പോരുകയിൽ, പ്രാൎത്ഥന ചൊല്ലി തീരും മുമ്പേ തന്നേ ഞാൻ ആദി
യിൽ ദൎശനത്തിങ്കൽ അതിക്ഷീണിച്ചു (൮, ൧൮. ൨൭) കണ്ട ഗബ്രിയേൽ
൨൨ എന്ന പുരുഷൻ അന്തിവഴിപാടിൻ നേരത്ത് എന്നെ തൊട്ടു. എന്നോടു
ഗ്രഹിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിതു: നിനക്കു വിവേകബോധം വരുത്തുവാൻ ഞാൻ
൨൩ ഇപ്പോൾ പുറപ്പെട്ടു വന്നതു. നിന്റേ യാചനകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നീ
ഓമൽ ആകകൊണ്ട് ഒരു വാക്കു പുറപ്പെട്ടു (അതു) കഥിപ്പാൻ ഞാൻ വ
ന്നു. എന്നാൽ വാക്കിനെ ഗ്രഹിച്ചു ദൎശനത്തെ ബോധിച്ചുകൊൾക!
൨൪ നിൻ ജനത്തിന്മേലും വിശുദ്ധനഗരത്തിന്മേലും എഴപത് ആഴ്ചവട്ട
ങ്ങൾ അറുത്തു കിടക്കുന്നതു ദ്രോഹത്തെ അടെപ്പാനും പാപങ്ങളെ മുദ്രയി
ടുവാനും അകൃത്യത്തെ പരിഹരിപ്പാനും (എന്നിയേ) സനാതനനീതിയെ
വരുത്തുവാനും ദൎശനങ്ങൾ പ്രവാചകരെയും മുദ്രയിടുവാനും ഓർ അതി
൨൫ വിശുദ്ധത്തെ അഭിഷേകം ചെയ്വാനും തന്നേ. അറിഞ്ഞു ബോധിച്ചു
കൊൾക! യരുശലേമിനെ യഥാസ്ഥാനമാക്കി പണിയിക്കേണം എന്ന
വചനം പുറപ്പെടുന്നതുമുതൽ ഓർ അഭിഷിക്തനും മന്നവനും ആയവൻ
വരെക്കും ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടങ്ങൾ; അറുപത്തുരണ്ടു ആഴ്ചവട്ടങ്ങൾകൊണ്ടു

യഥാസ്ഥാനത്താകയും പണികയും ചെയ്യപോരും, പരക്കേയും ഖണ്ഡി
൨൬ ച്ചവണ്ണവും കാലങ്ങളുടേ ഞെരുക്കത്തിൽ അത്രേ. അറുപത്തുരണ്ട് ആ
ഴ്ചവട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടോ അഭിഷിക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെട്ടും അവന്ന് ഏതും
ഇല്ല എന്ന വരും; നഗരത്തെയും വിശുദ്ധസ്ഥലത്തെയും വരുന്ന മന്ന
വന്റെ ജനം കെടുക്കും, ആയവന്റെ അവസാനം പ്രവാഹത്തിൽ ത
ന്നേ ആകും; പിന്നേ അന്തംവരേ യുദ്ധവും പാഴാക്കുവാൻ വിധിച്ചതും
൨൭ അകപ്പെട്ടു പോരും. ഓർ ആഴ്ചവട്ടംകൊണ്ട് അവൻ അനേകൎക്കും നി
യമത്തെ ഉറപ്പിക്കും, പിന്നേ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ പാതികൊണ്ട് അവൻ
യാഗവും കാഴ്ചയും ഒഴിപ്പിക്കും, അറെപ്പുള്ള (ബിംബ)ച്ചിറകിന്മേൽ അ
വൻ പാഴാക്കുന്നവനായിവരും, പാഴാക്കുന്നവന്റെ മേൽ മുടിവും വിധി
നിൎണ്ണയവും (യശ. ൨൮, ൨൨) ചൊരിയുംവരെക്കും തന്നേ.

൧൦. അദ്ധ്യായം. (—൧൨.)

അന്ത്യദൎശനത്തിൽ ദൈവദൂതൻ പ്രത്യക്ഷമായി (൧൧, ൨) തെക്കേ വടക്കേ രാജാക്കളുടേ ചരിത്രങ്ങളെയും (൨൧) ദൈവജനത്തിന്റെ കഠിനഞെരുക്കത്തെയും (൧൨, ൧) മീകയേലിനാലേ രക്ഷയെയും അറിയിച്ച ശേഷം (൪) വെളിപ്പാട് അവസാനിക്കുന്നതു.

൧ **പാ**ൎസിരാജാവായ കുരുസ്സിന്റെ മൂന്നാം ആണ്ടിൽ ബെലച്ചചർ എന്ന
പേർ വിളിച്ച ദാനിയേലിന്ന് ഒരു വചനം വെളിപ്പെട്ടു വന്നു. വചനം
സത്യമുള്ളതും വമ്പട (കുറിക്കുന്നതും) അത്രേ. അവനോ വചനത്തെ തി
൨ രിച്ചറിഞ്ഞു, ദൎശിച്ചതിനാൽ അവന്നു ബോധം ഉണ്ടായി. ആ നാളുക
ളിൽ ദാനിയേൽ ആകുന്ന ഞാൻ മൂന്ന് ആഴ്ചവട്ടം കൂടി ഖേദിച്ചുപോന്നു,
൩ ആഴ്ചവട്ടം മൂന്നും തികവോളം രുചികരമായ അപ്പത്തെ ഭക്ഷിച്ചില്ല ഇറ
൪ ച്ചിയും വീഞ്ഞും വായിൽ ചെന്നിട്ടില്ല എണ്ണ തേച്ചിട്ടും ഇല്ല. പിന്നേ
ഒന്നാം തിങ്ങളുടേ ഇരുപത്തുനാലാം തിയ്യതി ഞാൻ ഹിദ്ദക്കൽ എന്ന മഹാ
൫ നദിയുടേ ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ, കണ്ണുകളെ ഉയൎത്തി കണ്ടിതു: ഇതാ
വെള്ള ഉടുത്തൊരു പുരുഷൻ അരെക്കു ഊഫാജിലേ തങ്കംകൊണ്ടു കച്ച
൬ കെട്ടി, ദേഹം പുഷ്പരാഗത്തിന്നും മുഖം മിന്നലിന്റെ കാഴ്ചെക്കും കണ്ണു
കൾ തീപ്പന്തങ്ങൾക്കും ഒത്തു, ഭുജങ്ങളും കാലുകളുടേ ദിക്കും കാച്ചിയ ചെ
മ്പിൻ നോക്കു പോലേയും വാക്കുകളുടേ ശബ്ദം ആരവാരനാദത്തിന്നു സ
൭ മവും ആയി. ഈ കാഴ്ചയെ ദാനിയേൽ ആകുന്ന ഞാൻ മാത്രം കണ്ടു,
എന്നോടു കൂടേ ഉള്ള പുരുഷന്മാർ കാഴ്ചയെ കാണാതേ വലിയ ത്രാസം

൮ അകപ്പെട്ടുകയാൽ പാഞ്ഞ് ഒളിച്ചു പോയി. ഞാൻ തനിയേ മിഞ്ചിനി
ന്നു ഈ വലിയ കാഴ്ചയെ കണ്ടപ്പോൾ എന്നിൽ ഊക്കു ശേഷിച്ചിരുന്നില്ല
൯ മുഖശോഭ മങ്ങലായിമാറി ഞാൻ ബലത്തെ വശമാക്കിയതും ഇല്ല. പിന്നേ
അവന്റെ വാക്കുകളുടേ ശബ്ദത്തെ കേട്ടു; വചനശബ്ദം കേട്ട ഉടനേ
ഞാൻ മുഖം നിലത്തോടു പററവേ കവിണ്ണുവീണു സുഷുപ്തി പിടിച്ചു.
൧൦ ഒരു കൈ ഇതാ എന്നെ തൊട്ടു മുഴങ്കാലുകളിലും കൈകളിലും ഊന്നി ചാ
൧൧ ഞ്ചാട്ടമാറാക്കി. അവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു: ദാനിയേലേ ഓമലായപുരു
ഷ നിന്നോടു ഞാൻ ചൊല്ലുന്ന വാക്കുകളെ കുറിക്കൊണ്ടു നില്ക്കുന്നവിടേ
നിവിരുക, ഇന്നു ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ തന്നേ അയക്കപ്പെട്ടു. എന്നീ
വാക്ക് എന്നോടു ചൊല്ലിയാറേ ഞാൻ വിറെച്ചുംകൊണ്ടു നിന്നു.—
൧൨ അവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു: ദാനിയേൽ ഭയപ്പെടരുതു, ബോധംകൊൾ
വാനും നിൻ ദൈവത്തിൻ മുമ്പാകേ ദണ്ഡിപ്പാനും നീ മനംവെച്ച ഒന്നാം
നാൾ മുതൽ നിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കപ്പെട്ടു ഞാനും നിൻ വാക്കുകൾ
൧൩ മുതലായിട്ടു വന്നു. പിന്നേ പാസ്സിരാജ്യത്തേപ്രഭു, ഇരുപത്തൊന്നു ദി
വസം എനിക്ക് എതിർനിന്നു, അതാ മീകയേൽ എന്ന പ്രധാനപ്രഭുക്ക
ളിൽ ഒരുവൻ എന്നെ തുണെപ്പാൻ വന്നു ഞാനും അവിടേ പാസ്സിരാജാക്ക
൧൪ ന്മാർക്ക് അരികിൽ ജയംകൊണ്ടു. പിന്നേ ദിവസങ്ങളുടേ ഒടുക്കത്തിൽ
നിൻ ജനത്തിന്നു സംഭവിപ്പാനുള്ളതു നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിപ്പാൻ വന്നിരിക്കു
൧൫ ന്നു; ആ ദിവസങ്ങളോളവും ദൎശനം എത്തുന്നുവല്ലോ.— ഇങ്ങനേത്തേ വാ
ക്കുകളെ എന്നോടു ചൊല്ലുകയിൽ ഞാൻ മുഖത്തെ നിലത്തോട്ട് ആക്കി
൧൬ മൌനമായ്പ്പാൎത്തു. ഇതാ മനുഷ്യപുത്രൎക്ക് ഒത്തൊരുവൻ എൻ ചുണ്ടുക
ളെ തൊട്ടു, ഞാനും വായി തുറന്നു എനിക്കു നേരേ നില്ക്കുന്നവനോട് ഉ
രിയാടി പറഞ്ഞു: കൎത്താവേ ദൎശനത്താൽ എനിക്കു നോവുകൾ പിടിച്ചു
൧൭ ഊക്കു വശമാകുന്നതും ഇല്ല. പിന്നേ കൎത്താവിൻ ഈ ദാസന്ന് ഇങ്ങ
നേ ഉള്ള കൎത്താവിനോട് ഉരിയാടുവാൻ എങ്ങനേ കഴിയും? എന്നിലോ
ഇതുമുതൽ ഊക്കു നിലെക്ക ഇല്ല ശ്വാസം എന്നോടു ശേഷിക്കയും ഇല്ല.
൧൮ എന്നാറേ രൂപംകൊണ്ടു മനുഷ്യന്ന് ഒത്ത ഒരുവൻ എന്നെ തൊട്ടു ബല
൧൯ പ്പെടുത്തി, പറഞ്ഞു: ഓമൽപുരുഷനേ ഭയപ്പെടരുതു! നിനക്കു സമാ
ധാനം ആക! ബലത്തു ബലപ്പെടുക! ഇങ്ങനേ എന്നോട് ഉരിയാടുക
യാൽ ഞാൻ ബലം വന്നതു ബോധിച്ചു എൻ കൎത്താവ് ഉരെക്ക! നീ
൨൦ എന്നെ ബലപ്പെടുത്തി സത്യം എന്നു പറഞ്ഞു.— അവൻ പറഞ്ഞു:
നിന്റെ അടുക്കേ എന്തിന്നു വന്നു എന്ന് അറിയുന്നുവോ? ഇപ്പോൾ

ഞാൻ പാൎസിപ്രഭുവോടു പോരാടുവാൻ മടങ്ങും, പിന്നേ ഞാൻ പുറപ്പെ
൨൰ ട്ടാൽ അതാ യവനപ്രഭു (എതിരേ) വരും. എങ്കിലും സത്യത്തിൻ എ
ഴുത്തിൽ വരെച്ചതു ഞാൻ നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കും; ഇവരെക്കൊള്ളേ എ
നിക്കു തുണനില്ക്കുന്നവൻ നിങ്ങളുടേ പ്രഭുവായ മീകയേൽ അല്ലാതേ ഒരു
൧൧, ൧ ത്തനും ഇല്ല. ഞാനും മാദായൻദാൎയ്യാവുസ്സിൻ ഒന്നാം ആണ്ടിൽ അ
വനു തുണയും ചങ്ങാതവുമായിനിന്നു. ഇപ്പോൾ നിന്നോടു സത്യത്തെ
അറിയിക്കും.
൨ ഇതാ പാൎസിക്ക് ഇനി മൂന്നു രാജാക്കന്മാർ എഴുനീല്ക്കും, നാലാമൻ എ
ല്ലാവരെക്കാളും അധികം ധനം സമ്പാദിക്കും, ദ്രവ്യസമ്പത്തിനാൽ ബല
പ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ സകലവും യവനരാജ്യത്തെക്കൊള്ളേ ഒരുമ്പെടുക്കും,
൩ പിന്നേ ശൂരനായ രാജാവ് എഴുനീററു മഹാധികാരത്തോടേ ഭരിച്ചു ത
൪ നിക്കു തോന്നും പോലേ ചെയ്യും. അവൻ നില്ക്കുമ്പോൾ അവന്റേ രാ
ജ്യം തകൎന്നു വാനത്തിലേ നാലു കാററുകൾക്കും നേരേ പകുത്തുപോകും
(൮, ൮) അവന്റേ സന്തതിക്ക് അല്ല താനും അവൻ ഭരിച്ച അധികാരം
പോലേയും അല്ല, അവന്റേ രാജത്വം നിൎമ്മൂലം ആയി ഇവരെ കൂടാ
൫ തേ മറേറവൎക്ക് ആകും (൮, ൨൨). പിന്നേ തെക്കേ രാജാവു ബലപ്പെ
ടും, അവന്റേ പ്രഭുക്കളിൽ ഒരുത്തൻ അവനു മീതേ ബലവാനാകും,
൬ അവന്റേ അധികാരം വലിയ അധികാരം തന്നേ. വൎഷങ്ങളുടേ അ
വസാനത്തിൽ (ഇരുവരും) തമ്മിൽ കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തെക്കേ
രാജാവിൻ പുത്രി നിരപ്പു സ്ഥാപിപ്പാൻ വരും, എങ്കിലും സഹായത്തി
ന്ന് ഊക്കിനെ അവൾ വശമാക്കുക ഇല്ല, അവനും അവന്റേ സഹായ
വും നില്ക്കയും ഇല്ല, അവളും കൂട്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നവരും അവളെ ജനി
പ്പിച്ചവനും അവൾക്കു തുണെച്ചവനും താന്താന്റേ കാലങ്ങളിൽ ഏല്പി
൭ ക്കപ്പെടും. അവളുടേ വേൎത്തലിരിൽനിന്ന് ഒരുവൻ അവന്റേടത്ത്
എഴുനീററു (ശത്രുവിൻ) സൈന്യത്തോട് ഏററു വടക്കേ രാജാവിൻ കോ
൮ ട്ടകളിൽ പുക്കു അവററിൽ (ഇഷ്ടം) പ്രവൃത്തിച്ചു ബലം കാട്ടും. അവരു
ടേ ദേവകളെയും വാൎത്തു തീൎത്ത ബിംബങ്ങളും വെള്ളി പൊൻ മുതലായ
ആഡംബരക്കോപ്പുമായി അവൻ മിസ്രയിലേക്ക് അടിമയിൽ കൊണ്ടു
പോകും (പല) ആണ്ടുകൾ കൂടിയും അവൻ വടക്കേ രാജാവിന്ന് എതി
൯ രേ നിലനില്ക്കും. ഇവൻ തെക്കേരാജാവിൻ രാജ്യത്തിൽ പുക്കിട്ടും
൧൦ സ്വഭൂമിയിലേക്കു മടങ്ങും.— പിന്നേ അവന്റേ മക്കൾ കോപ്പിട്ടു പല
പടകളുടേ സംഖ്യയെ കൂട്ടും, അതു വന്നു പ്രവാഹിച്ചു കവികയും ആവേ

൧൧ ത്തിക്കയും (തെക്കന്റേ) കോട്ടവരേ പോരാട്ടുകയും ചെയ്യും. അന്നു തെ
ക്കേരാജാവു് ക്രുദ്ധിച്ചു മദിച്ചു പുറപ്പെട്ടു ആ വടക്കേരാജാവോടു പട
വെട്ടും, ഇവൻ വലിയ പുരുഷാരത്തെ (കൂട്ടി) നിറുത്തും എങ്കിലും പുരു
൧൨ ഷാരം (തെക്കന്റേ) കയ്യിൽ കൊടുക്കപ്പെടും. ആ പുരുഷാരം എഴുനീ
ല്ക്കുംതോറും (തെക്കന്റേ) ഹൃദയം ഉയരും, എങ്കിലും പതിനായിരങ്ങളെ
൧൩ വീഴ്ത്താലും പ്രാബല്യം സാധിക്ക ഇല്ല. വടക്കേരാജാവു് മടങ്ങി മുമ്പി
ലേതിലും വലിയ സംഖ്യയെ നിറുത്തുകയും ആണ്ടുകൾ ചെന്നാൽ പി
ന്നേ മഹാസൈന്യത്തോടും വളരേ കോപ്പിനോടും വരികയും ചെയ്യും.
൧൪ ആ കാലങ്ങളിൽ അനേകർ തെക്കേരാജാവിന്നു് എതിരേ എഴുനീല്ക്കും,
നിൻ ജനപുത്രരിൽ ഉഗ്രന്മാർ ദൎശനത്തെ നിവൃത്തിപ്പാൻ തങ്ങളെ തന്നേ
൧൫ ഉയൎത്തിക്കൊണ്ടു് ഇടറിപ്പോകും. വടക്കേരാജാവു വന്നു മേട്ട കുന്നിച്ചു
കോട്ടനഗരങ്ങളെ പിടിക്കും, തെക്കന്റേ ഭുജങ്ങൾ നില്ക്കയും ഇല്ല അ
൧൬ വൻ തെരിഞ്ഞെടുത്ത ബലത്തിന്നും നില്പാൻ ഊക്കു പോരാ. അവനോ
ടു് ഏററവൻ തോന്നുന്ന പോലേ ചെയ്യും, അവന്മുമ്പിൽ ആരും നില്ക്ക
യില്ല, കയ്യിൽ സംഹാരമുള്ളവനായി ദേശശിഖാമണിയിലും അവൻ നി
൧൭ ല്ക്കും. പിന്നേ അവൻ തന്റേ സകലരാജ്യത്തിൻ ഊററത്തോടേ പുക
വാൻ നിരപ്പു വിചാരിച്ചും അവൻ മുഖം വെക്കും അതും ചെയ്യും, സ്ത്രീക
ളുടേ പുത്രിയെ അവന്നു കൊടുക്കും അവളെ കെടുപ്പാനത്രേ; അവൾ നി
൧൮ ല്ക്ക ഇല്ല, അവളാൽ അവന്നു ഏതും സിദ്ധിക്കയും ഇല്ല. പിന്നേ അ
വൻ ദ്വീപുകളിലേക്കു മുഖം തിരിച്ചു പലവ പിടിക്കും, അധികാരികളെ
അവൻ ശമിപ്പിച്ചു അവക്കു നിന്ദ പിണെക്കും എങ്കിലും ആ നിന്ദയെ
൧൯ അവർ അവന്മേൽ തിരിയുമാറാക്കും. പിന്നേ അവൻ സ്വദേശത്തുള്ള
കോട്ടകളിലേക്കു മുഖം തിരിക്കയും ഇടറിവീണു കാണാതാകയും ചെ
൨൦ യ്യും.— അവന്റേ സ്ഥാനത്തു് എഴുനീല്ക്കുന്നവൻ രാജ്യശ്രേഷ്ഠത്തുൂടേ ക
രം പിരിക്കുന്നവരെ കടത്തുന്നവൻ, കുറയ നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ
തകൎന്നുപോകും, കോപത്തിൽ അല്ല പോരിലും അല്ല.

൨൧ അവന്റേ സ്ഥാനത്തു് എഴുനീല്പതു് ഒരു മാനഹീനൻ, രാജത്വപ്രതാ
പത്തെ അവനെ ചുമത്തുവാൻ തോന്നീട്ടില്ല, എങ്കിലും നിശ്ചിന്തയായി
൨൨ അവൻ വന്നു വ്യാജമെഴുപ്പിനാൽ രാജത്വം പിടിക്കും. പ്രവാഹിക്കുന്ന
ബലങ്ങൾ ഏററാൽ അവൻ കവിഞ്ഞിട്ടു് അവ തകൎന്നുപോകും, നിയമ
൨൩ പ്രഭുക്കളും കൂടേ. ഇവരോടു കൂട്ടുകെട്ടു് ഉണ്ടാക്കിയ മുതല്ക്കു് അവൻ
വഞ്ചന ചെയ്തു കരേറിവന്നു അല്പപടയോടു് എങ്കിലും പ്രബലനാകും.

൨൪ നിശ്ചിന്തയായി അവൻ നാട്ടിൽ പുഷ്ടി ഏറിയ ദിക്കുകളിൽ പുക്കു അ
വന്റെ അപ്പന്മാരും അപ്പപ്പന്മാരും ചെയ്യാത്തതു ചെയ്യും; അതിൽനിന്നു
കൊള്ളയും കവൎച്ചയും കോപ്പും വിതറിക്കളയും; പിന്നേ കോട്ടകൾക്കു
൨൫ നേരേ ഉപായങ്ങളെ നിരൂപിക്കും, അതും കാലംവരേ അത്രേ. അന
ന്തരം തെക്കേരാജാവിനെക്കൊള്ളേ തൻ മനസ്സും ഊക്കും മുതിൎത്തു മഹാ
ബലത്തോടേ (ഏല്ക്കും). തെക്കേരാജാവും അത്യന്തം ഉരത്ത മഹാസേന
യോടും പോരിന്നു വട്ടംകൂട്ടും, എങ്കിലും (ചിലർ) അവന്നു നേരേ ഉപാ
൨൬ യങ്ങളെ യന്ത്രിക്കയാൽ അവൻ നില്ക്ക ഇല്ല. അവന്റെ അന്നം ഉണ്ണു
ന്നവർ അവനെ തകൎക്കും, അവന്റെ ബലം പ്രവാഹിച്ചാലും കുത്തേറ്റവർ
൨൭ അനേകർ വീഴുകേ ഉള്ളു. രാജാക്കൾ ഇരുവരോ ഹൃദയത്തിൽ ദോഷം
ചെയ്വാൻ വിചാരിച്ച് ഒരു മേശെക്ക് ഇരുന്നു പൊളി പറയും. എങ്കിലും
അതു സാധിക്ക ഇല്ല; കാരണം: അവസാനം ഇനി നിൎണ്ണയിച്ച കാല
൨൮ ത്തേക്ക് ഉള്ളു. അനന്തരം അവൻ സ്വദേശത്തേക്കു പെരുത്ത കോ
പ്പോടേ മടങ്ങിപ്പോകും, അന്ന് അവന്റെ ഹൃദയം വിശുദ്ധനിയമത്തി
ന്ന് എതിരാകും; അവൻ (അതു) അനുഷ്ഠിച്ചു സ്വദേശത്തിൽ തിരിച്ചു ചേ
൨൯ രും. നിൎണ്ണയിച്ച കാലത്ത് അവൻ പിന്നേയും തെക്കോട്ടു ചെല്ലും എ
൩൦ ങ്കിലും മുമ്പിലേതുപോലെ പിന്നേതു (സാദ്ധ്യം) ആക ഇല്ല. കിത്തി
മിൽനിന്നാകട്ടേ കപ്പലുകൾ അവനെ എതിരേല്ക്കയാൽ അവൻ മട്ടുത്തു
മടങ്ങിപ്പോകും, പിന്നേ വിശുദ്ധനിയമത്തിന്ന് എതിരേ ഈറിക്കൊണ്ടു
(ഈറൽ) നടത്തും, അവൻ മടങ്ങിവന്നു വിശുദ്ധനിയമത്തെ ഉപേക്ഷി
൩൧ ക്കുന്നവരെ സമ്മതിപ്പിപ്പാൻ നോക്കും. അവങ്കന്ന് (അയച്ച) ബലങ്ങൾ
നിലനിന്നു കോട്ടയാകുന്ന വിശുദ്ധസ്ഥലത്തെ ബാഹ്യമാക്കി നിത്യകൃത്യ
ത്തെ പറിച്ചെടുത്തു (൮, ൧൧) പാഴാക്കുന്ന അറെപ്പു (വേദിയെ) സ്ഥാപി
൩൨ ക്കയും ചെയ്യും. നിയമത്തോടു ദ്രോഹിക്കുന്നവരെ അവൻ മെഴുപ്പുകൾ
ചൊല്ലി ധൎമ്മത്യാഗികൾ ആക്കും, എങ്കിലും തങ്ങളുടേ ദൈവത്തെ അറി
൩൩ യുന്ന ജനം ബലപ്പെട്ടു (കാൎയ്യത്തെ) നിവൃത്തിക്കും. ജനത്തിൽ ബോധ
മുള്ളവർ മിക്കപേൎക്കും വിവേകം വരുത്തും, പല നാൾ കൂടി വാളിനാ
൩൪ ലും ജ്വാലയാലും അടിമയാലും കവൎച്ചയാലും വീഴും. വീഴുമ്പോഴേക്കോ
ഓർ അല്പസഹായത്താൽ അവൎക്കു സഹായം ലഭിക്കും, പലരും വാക്കു
൩൫ മെഴുപ്പിനോട് അവരിൽ ചേൎന്നുകൊള്ളും. ബോധമുള്ളവരിൽനിന്നും
(ചിലർ) വീഴും അവസാനകാലംവരേ ജനങ്ങളിൽ ഉരുക്കുവാനും ശോ
ധിപ്പാനും വെളുപ്പിപ്പാനും തന്നേ; നിൎണ്ണയിച്ച കാലത്തേക്ക് ഇനി താ
മസം ഉണ്ടല്ലോ.

൩൬ തനിക്കു തോന്നുംപോലേ രാജാവു ചെയ്തു തന്നെത്താൻ ഉയൎത്തി ഏ
തു ദേവനിലും വലിയവനായി കാട്ടി ദേവാതിദേവന് എതിരേ അത്ഭുത
മായവ ഉരിയാട്ടും, ഈറൽ തികവോളം അവൻ സാധിക്കയും ചെയ്യും,
൩൭ വിധിനിൎണ്ണയം നടക്കേ ഉള്ളുവല്ലോ. അവൻ അപ്പന്മാരുടേ ദേവക
ളെ കൂട്ടാക്കുക ഇല്ല, സ്ത്രീകാമത്തെയും ഏതു ദേവതയെയും കൂട്ടാക്കുകയും
൩൮ ഇല്ല, സകലത്തിന്മേലും തന്നെത്താൻ വലിയവൻ ആക്കും. അതിനു
പകരം കോട്ടകളുടേ ദേവതയെ ബഹുമാനിക്കും, അവന്റേ അപ്പന്മാർ
അറിയാത്ത ദേവതയെ പൊൻ വെള്ളികൊണ്ടും നവരത്നാദികാമ്യങ്ങൾ
൩൯ കൊണ്ടും ബഹുമാനിക്കും. അന്യദേവത തുണെക്കയാൽ അവൻ ഉറപ്പി
ച്ച കോട്ടകളിൽ ഇവ്വണ്ണം ചെയ്യും: തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നവൎക്കു തേജസ്സു
വൎദ്ധിപ്പിച്ചു അവരെ ബഹുക്കളിൽ വാഴിച്ചു കൂലിക്കായി ഭൂമിയെ പകുത്തു
൪൰ കൊടുക്കും.— അവസാനകാലത്തിൽ തെക്കേരാജാവ് അവനോടു മുട്ടി
തുടങ്ങും, അവനെക്കൊള്ളേ വടക്കേരാജാവ് തേർ കുതിരയോടും പെ
രിക കപ്പലോടും വിശറുപോലേ പൊഴിഞ്ഞു രാജ്യങ്ങളിൽ പുക്കു കവി
൪൧ ഞ്ഞു കടന്നുപോരും. ദേശശിഖാമണിയിലും അവൻ വരും അനേകദേ
ശങ്ങളും വീഴും, അവന്റേ കയ്യിൽനിന്നു വഴുതിപ്പോരുവതു എദോം മോ
൪൨ വാബ് അമ്മോൻപുത്രരുടേ കാതൽ ഇവർ മാത്രം. ദേശങ്ങളെ (പിടി
൪൩ പ്പാൻ) അവൻ കൈ നീട്ടും, മിസ്രദേശം ചാടി ഒഴികയും ഇല്ല. മിസ്രയി
ലേ പൊൻവെള്ളിനിധികളിലും സകലകാമ്യങ്ങളിലും അവൻ അധി
കരിക്കയും ലൂബ് കൂശ് എന്നവരും അവന്റേ അനുസാരികളിൽ കൂടും.
൪൪ പിന്നേ കിഴക്കുനിന്നും വടക്കുനിന്നും ഉള്ള ശ്രുതികൾ അവനെ അരട്ടും,
വലിയ ഊഷ്മാവിൽ അവൻ പുറപ്പെട്ടു അനേകരെ സംഹരിച്ചു പ്രാവിക്ക
൪൫ ളവാൻ (ഭാവിച്ചു), സമുദ്രങ്ങളുടേ ഇടയിൽ അഴകിയ വിശുദ്ധമലെക്കു
നേരേ പള്ളിക്കൂടാരങ്ങളെ നാട്ടും, തുണെക്കുന്നവൻ ആരും ഇല്ലാതേ
തന്റേ അവസാനത്തോട് എത്തുകയും ചെയ്യും (൮, ൨൫).

൧൨, ൧ ആ കാലത്തു നിൻ ജനപുത്രൎക്കു മീതേ നില്ക്കുന്ന മഹാപ്രഭുവായ മീക
യേൽ എഴുനീററു വരും, ഒരു ജാതി ഉണ്ടായതു മുതൽ ആ കാലംവരേ
സംഭവിക്കാത്തൊരു ഞെരുക്കകാലം ഉണ്ടാകും, ആ കാലത്തു നിൻ ജനം
വിടുവിക്കപ്പെടും പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിക്കണ്ടവർ ഏവരും തന്നേ.
൨ മണ്ണിൻനിലത്ത് ഉറങ്ങുന്നവരിൽനിന്നു ബഹുക്കൾ ഉണൎന്നുവരും, ഇ
വർ നിത്യജീവനും, ഇവർ നിന്ദകൾക്കു നിത്യവൂരിന്നും ആയി (യശ.
൩ ൬൬, ൨൪). അന്നു ബോധമുള്ളവർ ആകാശവളവിലേ പ്രഭപോലേ

യും അനേകരെ നീതിയിലേക്കു നടത്തുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലേ
യും എന്നും എന്നേക്കും പ്രകാശിക്കും.
൪ എങ്കിലോ ദാനിയേലേ ഈ വചനങ്ങളെ അവസാനകാലത്തേക്കു പൂ
ട്ടിവെച്ചു പുസ്തകത്തെ മുദ്രയിട്ടു കൊൾക! പലരും (അത്) ആരാഞ്ഞ് അ
൫ ഭ്യസിപ്പതാൽ അറിവു പെരുകും.— ദാനിയേൽ ആകുന്ന ഞാൻ കണ്ടി
തു: വേറേ ഇരുവർ ഇതാ ഒരുവൻ നദിക്ക് ഇക്കരേയും ഒരുവൻ നദി
൬ ക്ക് അക്കരേയും നില്ക്കുന്നു. അതിൽ ഒരുവൻ നദീജലത്തിന്നു മീതേ
ഉള്ള ആ വെള്ളഉടുത്ത പുരുഷനോടു ചോദിച്ചു: ഈ അതിശയങ്ങളു
൭ ടേ അവസാനം എത്രത്തോളം? വെള്ളഉടുത്തു നദീജലത്തിന്നു മീതേ
ഉള്ള പുരുഷനെ ഞാൻ കേട്ടു. അവൻ വലങ്കൈയും ഇടങ്കൈയും സ്വ
ൎഗ്ഗത്തേക്ക് ഉയൎത്തി ജീവനുള്ളവൻ ആണ സത്യം ചെയ്കിതു: കാലം (ഇ
രു)കാലങ്ങൾ അരകാലംവരേ എന്നും (൭, ൨൫) വിശുദ്ധജനത്തിൻ ക
യ്യിനെ തകൎക്കുന്നതു തികയുമ്പോൾ ഇവ ഒക്കയും തികയും എന്നും,
൮ ഞാൻ കേട്ടു തിരിയാഞ്ഞു പറഞ്ഞു: എൻ കൎത്താവേ ഇവററിൽ ഒടുക്ക
൯ ത്തേത് എന്തു? എന്നതിന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു: ദാനിയേലേ പോയി
ക്കൊൾക! ഈ വചനങ്ങൾ അവസാനകാലംവരേ പൂട്ടിവെച്ചും മുദ്രയി
൧൦ ട്ടും കിടക്കുന്നു. അനേകർ തങ്ങളെ തന്നേ ശോധിച്ചു വെളുപ്പിച്ച് ഉരു
ക്കിക്കൊള്ളും, ദുഷ്ടന്മാർ ദോഷം ചെയ്തുപോരും എല്ലാ ദുഷ്ടന്മാരും തിരി
൧൧ യാതേ പോകും, ബോധമുള്ളവരോ തിരിച്ചറിയും. പാഴാക്കുന്ന അറെ
പ്പു (വേദിയെ) സ്ഥാപിപ്പാൻ നിത്യകൃത്യം പറിച്ചെടുക്കുന്ന കാലംമു
തൽ (൧൧, ൩൧) ആയിരത്ത് ഇരുനൂററിൽ തൊണ്ണൂറു നാളുകൾ അത്രേ.
൧൨ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു ആയിരത്തുമുന്നൂററിമുപ്പത്തഞ്ചു നാളുകളോട് എത്തു
൧൩ ന്നവൻ ധന്യൻ. നീയോ അവസാനംവരേ പോയ്ക്കൊൾക! നീ വിശ്ര
മിച്ചു നാളുകളുടേ അവസാനത്തിൽ നിന്റേ നറുക്ക് (അടക്കുവാൻ) എ
ഴനീല്ക്കയും ചെയ്യും.

HOSEA.

ഹോശേയ.

൧ ഉ ജ്ജീയാ യോഥാം ആഹാജ് ഹിജക്കീയാ എന്ന യഹൂദരാജാക്കന്മാ
രുടേ നാളുകളിലും യോവാശിൻപുത്രനായ യരോബ്ബ്യാം എന്ന ഇസ്രയേൽ
രാജാവിൻേറ നാളുകളിലും ബയരിപുത്രനായ ഹോശേയെക്ക് ഉണ്ടായ
യഹോവാവചനം.

I. ഹോശേയയെകൊണ്ടു വ്യാപരിച്ചതു.

(അ. ൧—൩.)

൧. അദ്ധ്യായം.

ഇസ്രയേൽരാജ്യം വേശ്യ എന്നു കാണിച്ചതും (൪) പുത്രന്മാരുടേ നാമങ്ങളും (൧൦) അന്ത്യരക്ഷയും.

൨ യഹോവ ഹോശേയയിലേക്ക് ഉരിയാടുന്നതിൻേറ ആരംഭത്തിൽ:
നീ പോയി നിനക്കു പുലയാടിച്ചിയെയും പുലയാട്ടുമക്കളെയും എടുത്തു
കൊൾക! നാട് എല്ലാം യഹോവയെ വിട്ടു പുലയാടിപ്പോരുന്നുവല്ലോ—
൩ എന്നു യഹോവ ഹോശേയയോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ, അവൻ ചെന്നു ദിബ്ലാ
യിംമകളായ ഗോമരെ എടുത്തു. അവളും ഗൎഭം ധരിച്ചു അവന്ന് പുത്രനെ
൪ പെററു. യഹോവ അവനോടു പറഞ്ഞു: ഇവന്നു യിസ്രയേൽ (ദേവൻ
വിതറും) എന്നു പേർ വിളിക്ക! കാരണം ഇനി അല്പം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ
യിസ്രയേലിൻേറ രക്തങ്ങളെ സന്ദൎശിച്ചു യേഹുഗൃഹത്തിന്മേൽ വരുത്തു
൫ കയും ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിൻ രാജത്വത്തെ ഒഴിപ്പിക്കയും ചെയ്യും. അ
ന്നാളിൽ സംഭവിപ്പതോ: ഞാൻ ഇസ്രയേലിൻ വില്ലിനെ യിസ്രയേൽതാ
൬ ഴ്വരയിൽ ഒടിക്കും.— അവൾ പിന്നേ ഗൎഭം ധരിച്ച് ഒരു മകളെ പെ
ററാറേ, ഇവൾക്കു ലോറുഹമ (കനിവു കാണാത്തവൾ) എന്നു പേർ വി
ളിക്ക! കാരണം ഞാൻ ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തോടു കേവലം ക്ഷമിപ്പാനായ

൭ ഇനി അവരിൽ കനിഞ്ഞിരിക്ക ഇല്ല. യഹൂദാഗൃഹത്തെ മാത്രം ഞാൻ
കനിഞ്ഞു അവരുടേ ദൈവമാകുന്ന യഹോവയാൽ ഉദ്ധരിക്കും, വില്ലുവാ
ൾപടകൊണ്ടും അശ്വംകുതിരക്കാരെക്കൊണ്ടും ഉദ്ധരിക്ക ഇല്ല താനും,
൮ എന്ന് അവനോടു പറഞ്ഞു.—അവൾ ലോരുഹമയെ മുലമാററി ഗൎഭം ധ
രിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചാറേ, ഇവന്നു ലോവമ്മീ (എൻ ജനമല്ല)
൯ എന്നു പേർ വിളിക്ക! കാരണം നിങ്ങൾ എന്റെ ജനമല്ല ഞാനോ നി
ങ്ങൾക്ക് ആകയും ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
൧൦ എങ്കിലും ഇസ്രയേൽപുത്രരുടേ എണ്ണം കടലിൻ മണൽ പോലേ അള
പ്പാനും എണ്ണുവാനും കഴിയാത്തതായി വരും; എന്നാൽ അവരോടു ലോ
വമ്മി എന്നു ചൊല്ലുന്ന സ്ഥലത്തു ജീവനുള്ള ദേവന്റെ മക്കൾ എന്ന്
൧൧ അവരോടു ചൊല്ലപ്പെടുകയും ആം. യഹൂദാപുത്രരും ഇസ്രയേൽപുത്രരും
ഒന്നിച്ചു കൂടി തങ്ങൾക്ക് ഏകശിരസ്സെ ആക്കിവെച്ചു നാട്ടിൽനിന്നു ക
രേറിച്ചെല്ലും; മഹാദിനം അല്ലോ ആയതു (ദേവൻ സ്വജനത്തെ വിതെ
൨, ൧ ക്കുന്ന) യിജ്രയേലിന്റെ നാൾ. (അന്നു) നിങ്ങളുടേ സഹോദരന്മാരോ
ട് അമ്മീ (എൻ ജനം) എന്നും സഹോദരിമാരോടു രുഹമ (കനിവു കണ്ട
വൾ) എന്നും പറവിൻ!

൨. അദ്ധ്യായം.

വിഗ്രഹാൎച്ചനാദോഷം നിമിത്തം (൮) ഇസ്രയേലിന്നു ശിക്ഷ വേണ്ടിയത് എങ്കിലും (൧൪) മനന്തിരിവും കനിവിൻപുതുക്കവും ഉദിക്കും.

൧ **അ**ല്ലയോ നിങ്ങളുടേ അമ്മയോടു വാദിപ്പിൻ! അവൾ സാക്ഷാൽ
എൻ ഭാൎയ്യ അല്ല, ഞാൻ അവൾക്കു ഭൎത്താവും അല്ല എന്നതുകൊണ്ടു വാദി
പ്പിൻ! അവൾ മുഖത്തുനിന്നു തന്റെ പുലയാട്ടുകളും മുലയിണനടുവിൽ
൨ നിന്നു തന്റെ വ്യഭിചാരങ്ങളും നീക്കുക! അല്ലായ്കിൽ ഞാൻ അവളെ ന
ഗ്നയാക്കി അഴിച്ചു അവളെ പിറന്നനാൾ പോലേ നിറുത്തി മരുഭൂമിക്കു
സമമാക്കി ഉണങ്ങിയ ദേശം പോലേ വെച്ചു ദാഹത്താൽ മരിപ്പിക്കും.
൩ അവളുടേ മക്കളിൽ ഞാൻ കനിക ഇല്ല, അവർ പുലയാട്ടുമക്കൾ അല്ലോ.
൪ അവരുടേ അമ്മ പുലയാടി അവരുടേ ജനനി നാണക്കേടു നടത്തി സ
ത്യം! എന്റെ അപ്പവും വെള്ളവും എന്റെ ആട്ടുരോമവും പരുത്തിയും
എന്റെ എണ്ണയും കുടിവസ്തുവും തരുന്ന ജാരന്മാരുടേ വഴിയേ ഞാൻ ചെ
൫ ല്ലും, എന്നല്ലോ അവൾ പറഞ്ഞു. ആകയാൽ കാൺ, ഞാൻ മുള്ളുക

ളാൽ വേലികെട്ടി നിന്റെ വഴിയെ അടെക്കും, അവൾക്കു ചുററും മതിൽ
൭ ചമെക്കും അവളെ സ്വന്തപഥങ്ങളെ കാണാതാക്കി വെക്കും. അവൾ
തന്റെ ജാരന്മാരെ പിന്തുടരും എത്തുക ഇല്ല താനും, അവരെ തിരയും
കാണുകയും ഇല്ല, ഇന്നേക്കാൾ അന്ന് എനിക്ക് ഏറേ നന്നായതുകൊണ്ടു
ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോയി എന്റെ ഒന്നാം ഭൎത്താവോടു ചേരട്ടേ എന്ന് അ
പ്പോൾ പറയും.
൮ ധാന്യരസതൈലങ്ങളെ നല്കിയതു ഞാൻ എന്നും അവർ ബാളിന്നു
ചെലവഴിച്ച വെള്ളിയും പൊന്നും ഞാൻ അവൾക്കു വൎദ്ധിപ്പിച്ചത് എ
൯ ന്നും അവൾക്കു ബോധിച്ചില്ലല്ലോ.— ആയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ ധാന്യം
അതിന്റെ കാലത്തും എന്റെ രസം അതിൻ അവധിയിലും ഞാൻ വീ
ണ്ടും എടുത്തു അവളുടേ നഗ്നത മറെപ്പാനുള്ള എന്റേ ആട്ടുരോമവും പ
൧൦ രുത്തിയും പറിച്ചുകളയും. ഇപ്പോഴോ ഞാൻ അവളുടേ വാട്ടത്തെ ആ
ജാരന്മാരുടേ കണ്ണുകൾക്കു വെളിവാക്കും, എൻ കയ്യിൽനിന്ന് ആരും അ
൧൧ വളെ പറിക്കയും ഇല്ല. അവളുടേ സകല ആനന്ദവും അവൾക്കുള്ള
ഉത്സവം വാവു ശബ്ബത്തുമുതൽ പെരുനാളും എല്ലാം ഞാൻ ഒഴിപ്പിക്കയും,
൧൨ ഇത് എന്റെ ജാരന്മാർ തന്ന സമ്മാനം എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞ വള്ളി
യും അത്തിയും നാശം വരുത്തി കാടാക്കുകയും വയലിലേ മൃഗം അവ
൧൩ റെറ തിന്നുകയും ആം. അവൾ ബാളുകൾക്കു ധൂപം കാട്ടി മൂക്കുത്തിയും
മാലയും അണിഞ്ഞു ജാരന്മാരുടേ വഴിയേ ചെന്നുകൊണ്ട് എന്നെ മറന്നു
കളഞ്ഞു ബാളുനാളുകളെ കൊണ്ടാടിയതു ഞാൻ ഇപ്രകാരം സന്ദൎശിക്ക
യും ചെയ്യും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൧൪ ആകയാൽ ഇതാ ഞാൻ അവളെ വശീകരിച്ചു മരുഭൂമിയിൽ പോക
൧൫ മാറാക്കി അവളുടേ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഉരിയാടും. അവിടുന്ന് അവളു
ടേ വള്ളിപ്പറമ്പുകളെയും ആശയുടേ തുറവായി (മാററീട്ടു) ആകോർതാഴ്വ
രയെയും (യോശു. ൭, ൨൬) അവൾക്കു കൊടുക്കും; അവിടേക്ക് അവൾ
ബാല്യദിവസങ്ങൾക്ക് ഒത്തവണ്ണം മിസ്രദേശത്തുനിന്നു കരേറിവന്നന്നു
൧൬ പോലേ ഉത്തരം ചൊല്ലും. അന്നാളിൽ തന്നേ നീ എന്നെ (എൻ സ്വാ
മി ആകുന്ന) ബാളീ എന്നു വിളിച്ചുകൂടാതേ (എൻ ഭൎത്താവാകുന്ന) ഈശീ
൧൭ എന്നത്രേ വിളിക്കും എന്നതു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ബാളനാമങ്ങ
ളെ ഒക്കയും ഞാൻ അവളുടേ വായിൽനിന്നു നീക്കും, അവ പേരോളം
൧൮ ഓൎപ്പാറാകയും ഇല്ല.— അന്നാൾ ഞാൻ അവൎക്കു വേണ്ടി വയലിലേ മൃഗ
ത്തോടും വാനത്തേപക്ഷിയോടും, മണ്ണിലേ ഇഴജാതിയോടും നിയമത്തെ

ഖണ്ഡിച്ചു കൊടുക്കും, വില്ലും വാളും പടയും നാട്ടിൽനിന്നു തകൎത്ത് അവ
൧൯ രെ നിൎഭയത്തിൽ കുടിയിരുത്തും. ഞാൻ നിന്നെ എന്നേക്കും വേട്ടുകൊള്ളു
ന്നുണ്ടു, നീതിന്ന്യായത്തിലും ദയാകനിവുകളിലും നിന്നെ വേൾക്കും,
൨൦ വിശ്വസ്തതയിൽ നിന്നെ വേട്ടുകൊള്ളുന്നുണ്ടു, നീ യഹോവയെ അറിക
൨൧ യും ചെയ്യും.— അന്നാൾ സംഭവിപ്പിതു: ഞാൻ ഉത്തരം അരുളും എന്നു
യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു, വാനത്തോടു ഞാൻ അനുവാദം മൂളും, വാ
൨൨ നം ഭൂമിയോടു മൂളുകയും, ഭൂമി ധാന്യരസതൈലങ്ങളോടു മൂളുകയും,
൨൩ ഇവ യിജ്രയേലിനോടു മൂളുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ അവളെ എനിക്കു
നാട്ടിൽ തന്നേ വിതെച്ചുകൊണ്ടു (ലോറുഹമ) കനിവു കാണാത്തവളിൽ
കനിഞ്ഞു (ലോവമ്മീ) എൻജനമല്ലാത്തതിനോടു നീ എൻജനം എന്നു
പറയും, അതും എൻദൈവമേ എന്നു പറകയും ചെയ്യും.

൩. അദ്ധ്യായം.

രണ്ടാം വിവാഹത്താൽ വ്യഭിചാരിണിക്കു വലച്ചൽ വഴിയായി ബോധം വരുത്തുന്ന പ്രകാരം കാട്ടിയതു.

൧ യഹോവ എന്നോടു പറഞ്ഞു: യഹോവ ഇസ്രയേൽപുത്രന്മാരെ സ്നേ
ഹിച്ചിട്ടും അവർ മുന്തിരിങ്ങാക്കട്ടകളെ രസിച്ചുകൊണ്ടു അന്യദേവകളി
ലേക്കു തിരിയുന്നതു പോലേ, തോഴൻ സ്നേഹിച്ചിട്ടും വ്യഭിചരിച്ചുപോ
൨ കുന്നൊരു സ്ത്രീയെ നീ പിന്നേയും ചെന്നു സ്നേഹിക്ക! എന്നാറേ ഞാൻ
പതിനഞ്ച് വെള്ളിശെക്കലിന്നും ഒന്നര ഹോമർ (൧൫ ഏഫ) യവത്തിന്നും
൩ അവളെ കൊണ്ടു: ഏറിയ ദിവസങ്ങൾ നീ എനിക്കായി ഇരുന്നിരിക്ക,
പുലയാടുകയും വല്ല പുരുഷന്ന് ആകയും അരുതു; ഞാനും നിന്നോട്
൪ അപ്രകാരം തന്നേ എന്ന് അവളോടു പറഞ്ഞു.— എന്തെന്നാൽ ഇസ്ര
യേൽപുത്രന്മാർ ഏറിയ ദിവസങ്ങൾ രാജാവും പ്രഭുവും ഇല്ലാതേ യാഗ
വും നാട്ടുക്കല്ലും കൂടാതേ (സ്കന്ധവസ്ത്രമാം) ഏഫോദും (പിതൃബിംബങ്ങൾ
൫ ആകുന്ന) തെരാഫുകൾ കൂടാതേയും ഇരുന്നു കഴിക്കും.— അനന്തരം ഇ
സ്രയേൽപുത്രന്മാർ മടങ്ങി തങ്ങടേ ദൈവമായ യഹോവയെയും സ്വരാ
ജാവായ ദാവിദെയും അന്വേഷിച്ചു ദിവസങ്ങളുടേ അന്ത്യത്തിൽ യഹോ
വയോടും അവന്റെ ഗുണനിധിയോടും നടുങ്ങി ചേരുകയും ചെയ്യും.

II. ഹോശേയയെക്കൊണ്ട് ആക്ഷേപിച്ചും വാഗ്ദത്തം ചൊല്ലിയും പറയിച്ചതു. (അ. ൪—൧൪.)

൪. അദ്ധ്യായം. (—൬, ൩.)

സ്വജനത്തിൻപാപങ്ങളെ യഹോവ ആക്ഷേപിച്ചു (൫, ൧) പുരോഹിതാദികളോടു ന്യായവിധി അറിയിച്ചു (൬, ൧) മാനസാന്തരത്തിലേക്കു വിളിക്കുന്നതു.

൧ ഹേ ഇസ്രയേൽപുത്രരേ യഹോവാവചനം കേൾപ്പിൻ! ദേശത്തിൽ സ
ത്യവും ഇല്ല ദയയും ഇല്ല ദൈവജ്ഞാനവും ഇല്ല, എന്നതു കൊണ്ടു യഹോ
൨ വെക്കു നാട്ടിൽ വസിക്കുന്നവരോടു വാദം ഉണ്ടല്ലോ. ആണയിടുകയും
പൊളിചൊല്ലുകയും കൊല്ലുകയും കക്കുകയും വ്യഭിചരിക്കയും, അവർ ക
൩ ത്തിക്കവരുന്നു, ചോരകൾ ചോരകളോടു തൊടരുന്നു. അതുകൊണ്ടു ദേ
ശം ഖേദിക്കയും അതിൽ വസിക്കുന്നത് എല്ലാം വയലിലേ മൃഗത്തോടു
വാനത്തേപക്ഷിയോളവും മാഴ്കുകയും കടലിലേമത്സ്യങ്ങളും അടങ്ങി
൪ പ്പോകയും ആയി. എന്നാൽ ആരും വാദിക്കയും ആരും ശാസിക്കയും
മാത്രം അരുതു, നിൻ ജനം പുരോഹിതനോടു വാദിക്കുന്നവൎക്കു സമമല്ലോ.
൫ ആകയാൽ നീ പകലിൽ ഇടറും, നിന്നോടു കൂട രാത്രിയിൽ പ്രവാചക
നും ഇടറും, ഞാൻ നിന്റേ അമ്മയെ സന്നയാക്കുകയും ചെയ്യും.—
൬ അറിവില്ലായ്കയാൽ എൻ ജനം സന്നമായി, നീ അറിവിനെ വെറുക്ക
യാൽ എനിക്കു പുരോഹിതനാകാതവണ്ണം ഞാൻ നിന്നെയും വെറുത്തു.
നിൻ ദൈവത്തിൻ ധൎമ്മത്തെ നീ മറക്കയാൽ ഞാനും നിൻമക്കളെ മറ
൭ ക്കും. അവർ പെരുകുംതോറും എന്നോടു പിഴെച്ചു, അവരുടേ തേജസ്സു
൮ ഞാൻ ഇളപ്പമാക്കി മാറും. എൻ ജനത്തിൻ പാപബലിയെ (പുരോ
൯ ഹിതർ) തിന്നു അവരുടേ അകൃത്യത്തിൽ കൊതികൊള്ളുന്നു, (൩ മോ. ൬,
൨൬)— ആകയാൽ ജനവും പുരോഹിതനും ഒക്കും, അവന്റേ വഴിക
ളെ ഞാൻ അവനിൽ സന്ദൎശിച്ചു അവന്റേ കൎമ്മങ്ങളെ അവനു തിരി
൰ കേ വരുത്തും. അവർ തിന്നും തൃപ്തരാകയും ഇല്ല, പുലയാട്ടും പെരുങ്ങു
കയും ഇല്ല, യഹോവയെ സൂക്ഷിപ്പത് അവർ വിട്ടുവല്ലോ.
൧൧. ൧൨ പുലയാട്ടും വീഞ്ഞും രസവും ബുദ്ധിയെ കളയുന്നു. എൻ ജനം തൻ
മരത്തോടു ചോദിക്കുന്നു, സ്വദണ്ഡ് അവൎക്കു കഥിക്കുന്നു, എങ്ങനേ എ

ന്നാൽ പുലയാട്ടിൻ ആത്മാവു ഭ്രമിപ്പിക്കയാൽ അവർ സ്വദൈവത്തിൻ
൧൩ കീഴിൽനിന്നു പുലയാടിപ്പോകുന്നു. മലകളുടേ മുകളിൽ ബലികഴിച്ചു
കുന്നുകളിന്മേൽ ധൂപം കാട്ടിക്കൊള്ളും, തണൽ നല്ലതെന്നു വെച്ചു കരു
മരം വെള്ളില മാവ് ഇവററിൻ കീഴേ തന്നേ; അതുകൊണ്ടു നിങ്ങളുടേ
൧൪ പുത്രിമാർ പുലയാടുന്നു പുത്രഭാൎയ്യമാരും വ്യഭിചരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടേ പു
ത്രിമാർ പുലയാടുന്നതും പുത്രഭാൎയ്യമാർ വ്യഭിചരിക്കുന്നതും ഞാൻ അവ
രിൽ സന്ദൎശിക്ക ഇല്ല താനും, പുരുഷന്മാർ വേശ്യമാരോടു വാങ്ങിപ്പോക
യും തേവടിച്ചികളുമായി ബലി കഴിച്ചുപോരുകയും ഉണ്ടല്ലോ. വിവേ
൧൫ കം ഇല്ലാത്ത വംശത്തിന്ന് അധഃപതനമേ ഉള്ളു.— ഇസ്രയേലേ നീ
പുലയാടുകിലും യഹൂദ അപരാധിക്കരുതേ! നിങ്ങൾ ഗില്ഗാലിൽ പോക
യും (ബിംബാലയം ആം) ബേത്താവനിൽ കരേറുകയും യഹോവാജീവ
൧൬ നാണ ഇടുകയും ചെയ്യൊല്ലാ! അടങ്ങാത്ത കടച്ചി പോലയല്ലോ ഇസ്ര
യേൽ മറുത്തു, ഇപ്പോൾ യഹോവ അവരെ വെറുമ്പുറത്തേക്കുഞ്ഞാടു
൧൭ പോലേ മേയ്ക്കും. എഫ്ര യിം വിഗ്രഹങ്ങളോടു കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു, അവ
൧൮ നെ വിടു!— അവരുടേ കുടിമദം തരംകെട്ടു പോയി, (നാട്ടിൻ) പലിശ
൧൯ കളായവരും പുലയാടി പുളെച്ചു ഇളപ്പം കാംക്ഷിച്ചുപോന്നു. സ്വബലി
കൾ നിമിത്തം അവർ നാണിപ്പാനായി കാററു (എഫ്ര യിമെ) തൻ ചിറ
കുകളാൽ പിടിച്ചു വാരി.

൫, ൧ ഹേ പുരോഹിതരേ ഇതിനെ കേൾപ്പിൻ! ഇസ്രയേൽഗൃഹമേ കുറി
ക്കൊൾവിൻ! രാജഭവനമേ ചെവി തരുവിൻ! നിങ്ങൾ മിസ്പയിൽ ക
ണിയും താബോരിന്മേൽ വിരിച്ചു കെട്ടിയ വലയും ആയി ചമകയാൽ
൨ ന്യായവിധി കേവലം നിങ്ങൾക്കത്രേ. മത്സരക്കാർ ബലി അറുക്കുന്ന
തിൽ ആഴലയിച്ചു, ഞാനോ അവൎക്ക് എല്ലാവൎക്കും ശാസന തന്നേ.
൩ എഫ്ര യിമെ ഞാൻ അറിയുന്നു ഇസ്രയേൽ എനിക്കു മറഞ്ഞതും ഇല്ല, എ
ഫ്ര യിമേ നീ ഇപ്പോൾ പുലയാടി ഇസ്രയേൽ തീണ്ടിപ്പോയല്ലോ.
൪ പുലയാട്ടിൻ ആത്മാവ് അവരുള്ളിൽ ഇരിക്കേ യഹോവയെ അറിയായ്ക
യാൽ സ്വദൈവത്തോടു തിരികേ ചേരുവാൻ അവരുടേ കൎമ്മങ്ങൾ അ
൫ നുവദിക്കുന്നില്ല. ഇസ്രയേലിൻ വമ്പായവൻ അതിൻ മുഖത്തിന്നു നേ
രേ സാക്ഷ്യം ചൊല്ലും, ഇസ്രയേലും എഫ്ര യിമും തങ്ങളുടേ കുററത്താൽ
൬ ഇടറി വീഴും, അവരോടു കൂടേ യഹൂദയും ഇടറി.— തങ്ങളുടേ ആടും
മാടും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവർ യഹോവയെ തിരവാൻ ചെല്ലും കണ്ടെത്തുക
൭ ഇല്ല താനും, അവൻ അവരെ വിട്ടുമാറി. യഹോവയിങ്കൽ അവർ വി

ശപാസവഞ്ചന ചെയ്തു അന്യമക്കളെ ജനിപ്പിച്ചു, ഇപ്പോൾ സ്വന്തംവക
൮ യോട്ടും കൂടേ അവരെ മാസപ്പിറപ്പു തന്നേ ഭക്ഷിക്കും. ഗിബ്യയിൽ
കൊമ്പും രാമയിൽ കാഹളവും ഊതുവിൻ! ബിന്യമീനേ നിൻപിറകിൽ
൯ അഹോ എന്നു ബേത്താവനിൽ കൂവിടുവിൻ! ശിക്ഷാദിവസത്തിൽ എ
ഫ്രയിം പാഴാകും, ഇസ്രയേൽഗോത്രങ്ങളിൽ നിശ്ചലമായതു ഞാൻ അറി
൧൦ യിച്ചു. യഹൂദാപ്രഭുക്കന്മാർ അതിർമാറ്റുന്നവൎക്ക് ഒത്തു ചമഞ്ഞു, അവ
രുടേ മേൽ ഞാൻ വെള്ളം പോലേ എന്റേ ചീറ്റം ചൊരിയും.
൧൧ മാനുഷവെപ്പ് അനുസരിപ്പാൻ തോന്നുകയാൽ എഫ്രയിം ന്യായവി
൧൨ ധിയാൽ നുറുങ്ങി പീഡിച്ചുകിടക്കുന്നു. ഞാനോ എഫ്രയിമിന്നു പാറ്റ
൧൩ യും യഹൂദാഗൃഹത്തിന്നു വെണ്ചിതല്ലും തന്നേ. എന്നാറേ എഫ്രയിം ത
ന്റേ വ്യാധിയെയും യഹൂദ തൻപുണ്ണിനെയും കണ്ടിട്ടു അശ്ശൂരെ ചെ
ന്നു (യോദ്ധാവാകുന്ന) യാരബ് രാജാവിന്ന് ആളയച്ചു, അവനു നിങ്ങ
ളെ പൊറുപ്പിപ്പാനും അങ്ങേ പുണ്ണ് ഉണങ്ങിപ്പാനും കഴിക ഇല്ല.
൧൪ കാരണം ഞാൻ എഫ്രയിമിന്നു സിംഹതുല്യനും യഹൂദാഗൃഹത്തിന്നു കേ
സരിസമനും ആയി, ഞാൻ ഞാൻ തന്നേ ചീന്തി പോയ്ക്കളയും ആരും
൧൫ ഉദ്ധരിക്കാതവണ്ണം എടുത്തോളുകയും ആം. അവർ കുറ്റം ബോ
ധിച്ചു എന്മുഖത്തെ തിരയുംവരേ എൻസ്ഥാനത്തേക്കു ഞാൻ മടങ്ങിച്ചെ
൬, ൧ ല്ലും, അവർ ഞെരുങ്ങുകയിൽ എന്നെ തേടിക്കൊള്ളും.—അല്ലയോ വരിൻ
നാം യഹോവയിലേക്കു തിരിഞ്ഞു ചെല്ലുക, അവൻ ചീന്തിയല്ലോ നമ്മെ
പൊറുപ്പിക്കയും ചെയ്യും, വെട്ടിയല്ലോ കെട്ടുകയും ചെയ്യും. (൫ മോ.
൨ ൩൨, ൩൯). രണ്ടു നാളുടേ ശേഷം നമ്മെ ഉയിൎപ്പിക്കും, മൂന്നാം നാൾ
൩ നാം അവന്മുമ്പാകേ ജീവിക്കേണ്ടതിന്ന് എഴുനീല്പിക്കയും ആം. യഹോ
വയെ നാം അറിയാവു, അറിവാൻ പിന്തുടരാവു! അവന്റേ പുറപ്പാടു
അരുണോദയംപോലേ നിയതം, അവൻ മാരിപോലേ നമുക്കു വന്നു
പിന്മഴകണക്കേ ഭൂമിയിൽ പൊഴിവാനായി.

അദ്ധ്യായം ൬, ൪ — ൧൧, ൧൧.

പുരോഹിതർ മന്നവർ മുതലായവർ ദ്രോഹാധികൃത്താൽ ദൈവകരുണയെ നിഷ്ഫലമാക്കുകകൊണ്ടു (അ. ൮) നാശം വരുത്തുന്ന ന്യായവിധിനിശ്ചയം; (൯, ൧൦) ആരംഭംമുതൽക്കൊണ്ടു മത്സരിച്ചുപോരുന്ന ജാതിയെ വിശുദ്ധൻ ശിക്ഷിയാതെ വിടുവത് എങ്ങനേ? (൧൧, ൮) ഒടുവിൽ അവരെ രക്ഷിക്കും താനും.

൪ ഹേ എഫ്രയിമേ നിനക്കു ഞാൻ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു? യഹൂദേ നിനക്ക്
എന്തു ചെയ്യേണ്ടു? നിങ്ങടേ ദയ ഉഷസ്സിലേ മേഘത്തോടും ക്ഷണത്തിൽ
൫ പോയ്പ്പോകുന്ന മഞ്ഞിനോടും സമമല്ലോ. അതുകൊണ്ടു ഞാൻ പ്രവാ
ചകരെക്കൊണ്ടു വെട്ടിക്കുറപ്പിച്ചു എൻവായിലേ വാക്കുകളെക്കൊണ്ട് അ
വരെ കൊന്നുപോന്നു, വെളിച്ചംപോലേ എൻന്യായവിധിയും ഉദിക്കു
൬ ന്നു. യാഗം അല്ലല്ലോ ദയയും ഹോമങ്ങളെക്കാൾ ദൈവജ്ഞാനവും എ
൭ നിക്കു രുചിക്കുന്നു. അവരോ ആദാമെപ്പോലേ നിയമത്തെ ലംഘിച്ചു
എന്നോടു (ബേഥേൽ) അവിടേ വിശ്വാസവഞ്ചന ചെയ്തുപോയി.
൮ ഗില്യാദ് അക്രമം പ്രവൃത്തിക്കുന്നവരുടേ നഗരം(പോലേ) ചോരപ്പുള്ളി
൯ കൾ നിറഞ്ഞുള്ളതു. കള്ളർക്കൂട്ടായ്മ ഒരാളെ പാർത്തിരിക്കുമ്പോലേ ആ
കുന്നു പുരോഹിതരുടേ യോഗം, ശികേമിലേ വഴിയിൽ അവർ കുല
൧൦ ചെയ്യുന്നു, അതേ പാതകം ചെയ്യു. ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിൽ ഞാൻ അതി
ഭൈരവമായതു കണ്ടു, അവിടേ എഫ്രയിം പുലയാട്ടിൽ ആയി ഇസ്ര
൧൧ യേൽ തീണ്ടിപ്പോയി. എൻജനത്തിൻ അടിമയെ മാററുമ്പോഴേക്കോ,
യഹൂദേ നിനക്കും ഒരു കൊയ്ത്തു നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു.
൭, ൧ ഇസ്രയേലിന്നു ഞാൻ ചികിത്സിക്കുന്തോറും എഫ്രയിമിൻേറ അകൃത്യ
വും ശമൎയ്യയുടേ ദുഷ്ടതയും വെളിപ്പെടുന്നു, അവരാകട്ടേ ചതി പ്രവൃത്തി
൨ ക്കുന്നു, ചോരൻ അകമ്പുകുന്നു, പുറത്തു കൂട്ടായ്മ കവരുന്നു. അവരുടേ
ദോഷം എല്ലാം ഞാൻ ഓൎക്കുന്നു എന്ന് അവർ തങ്ങൾ ഹൃദയത്തോടു പറ
യുന്നതും ഇല്ല; ഇന്ന് അവരെ സ്വകൎമ്മങ്ങൾ ചുററിക്കൊള്ളുന്നു, അവ
൩ എൻമുഖത്തിന്നു നേരേ ആയി.— അവർ രാജാവെ തങ്ങളുടേ ദുഷ്ടതകൊ
൪ ണ്ടും പ്രഭുക്കളെ വ്യാജങ്ങൾകൊണ്ടും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു.— എല്ലാവരും
വ്യഭിചാരികൾ തന്നേ, അപ്പക്കാരൻ കത്തിച്ച തീക്കൂട്ടുകണക്കേ, ആയ
വൻ തീ മൂട്ടിക്കൊണ്ടു മാവു കുഴെച്ചനന്തരം പുളിച്ചുതീരുംവരേ മാത്രം
൫ വെറുതേ ഇരിക്കുന്നു. നമ്മുടേ രാജാവിൻ (ജന്മ)ദിവസത്തിൽ പ്രഭുക്ക
ന്മാർ വീഞ്ഞിൻേറ കടുപ്പത്താൽ ദീനപ്പെട്ടുകളഞ്ഞു, അവനും പരിഹാസ
൬ ക്കാരോടു കൈ പിടിച്ചു നടന്നു. അവരാകട്ടേ തീക്കൂട്ടിൽ എന്ന പോ
ലേ കൗശലത്തിൽ സ്വഹൃദയത്തെ അടുപ്പിച്ചു, അവരുടേ അപ്പക്കാരൻ
രാത്രി എല്ലാം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ട ശേഷം രാവിലേ (തീക്കൂട്ടു) ജ്വലിക്കുന്ന
൭ അഗ്നിപോലേ എരിയുന്നു. അവർ ഒക്കയും തീക്കൂട്ടുപോലേ വേവുന്നു,
തങ്ങളുടേ ന്യായാധിപന്മാരെ തിന്നുന്നു, അവരുടേ സകലരാജാക്കന്മാ

രും വീണുപോകുന്നു, അതിൽ ഒരുത്തനും എന്നെ നോക്കി വിളിക്കുന്ന
തും ഇല്ല.
൮ എഫ്രയിം ജാതികളോട് ഇടകലൎന്നു ചമയുന്നു, എഫ്രയിം തിരിയ
൯ പ്പെടാത്ത ദോശ അത്രേ. അന്യന്മാർ അവന്റെ ഊക്കിനെ തിന്നു അ
വൻ അറിയുന്നതും ഇല്ല, നരയും അവന്മേൽ ചിതറിക്കാണുന്നു അവൻ
൧൦ അറിയുന്നതും ഇല്ല. ഇസ്രയേലിന്റെ വമ്പായവൻ അവന്റെ മുഖത്തി
ന്നു നേരേ സാക്ഷ്യം ചൊല്ലുന്നു (൫, ൫), അവർ സ്വദൈവമായ യഹോ
വയിലേക്കു മടങ്ങിച്ചെല്ലുന്നതും ഇതിൽ ഒക്കയും അവനെ അന്വേഷി
൧൧ ക്കുന്നതും ഇല്ല.— എഫ്രയിം സാക്ഷാൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പൊണ്ണിപ്രാ
വിന്ന് ഒത്തുചമഞ്ഞു, അവർ മിസ്രയെ (തുണെക്കായി) വിളിച്ചു, അശ്ശൂ
൧൨ രോളം ചെന്നു. ചെല്ലുകയിൽ തന്നേ ഞാൻ അവരുടേ മേൽ എൻ വല
യെ വീശും, വാനത്തേപക്ഷിയെപ്പോലേ അവരെ കിഴിക്കും, അവരു
൧൩ ടേ സഭയെ കേൾപ്പിച്ചപ്രകാരം അവരെ ശിക്ഷിക്കും.— എന്നെ വിട്ടു
മണ്ടുകകൊണ്ട് അവൎക്കു ഹാ കഷ്ടം! എന്നോടു ദ്രോഹിച്ചുപോയതിനാൽ അ
വൎക്കു സംഹാരം! ഞാനോ അവരെ മോചിക്കുമായിരുന്നു, അവരോ എ
൧൪ ന്നെച്ചൊല്ലി ഭോഷ്കുകളെ സംസാരിക്കുന്നു. ഹൃദയംകൊണ്ട് എന്നെ
നോക്കി വിളിക്കാതേ കിടക്കമേലേ മുറയിടുകേ ഉള്ളു, ധാന്യരസങ്ങളെ
൧൫ ച്ചൊല്ലി ഒരുമിച്ചു കൂടിയും എന്നെ വിട്ടകന്നുംകൊള്ളുന്നു. ഞാനോ അ
വരുടേ ഭുജങ്ങളെ അഭ്യസിപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു, എന്റേ നേരേ അവർ
൧൬ ദോഷം നിനെക്കുന്നു താനും. അവർ തിരിയുന്നു എങ്കിലും മീത്തലേക്ക
ല്ല, കൃത്രിമവില്ലുകണക്കേ ആയി (സങ്കീ. ൭൮, ൫൭). അവരുടേ പ്രഭു
ക്കൾ നാവിൻപാരുഷ്യം നിമിത്തം വാളാൽ വീഴും; ഇതത്രേ മിസ്രദേശ
ത്ത് അവരുടേ അപഹാസം.

൮, ൧ നിന്റേ ചുണ്ടിലേക്കു കാഹളം! കഴുപോലേ യഹോവാഗൃഹത്തിന്മേൽ
(തട്ടുന്നതു) എൻനിയമത്തെ അവർ ലംഘിച്ചു എൻധൎമ്മോപദേശത്തിന്ന്
൨ അപരാധിക്ക ഹേതുവാൽ. എൻദൈവമേ! ഇസ്രയേലല്ലോ ഞങ്ങൾ,
നിന്നെ അറിയുന്നു എന്ന് അവർ എന്നോട് (അന്നു) വിളിക്കും.
൩ (ഉത്തരമാവിതു:) നന്മയോട് ഇസ്രയേലിന്നു നീരസം ആകയാൽ ശത്രു
൪ അവനെ പിന്തുടരാവു! അവർ അരചരെ ആക്കി വെച്ചു, എന്മൂലം അ
ല്ല താനും, പ്രഭുക്കളെ ആക്കി, ഞാൻ അറിഞ്ഞതും ഇല്ല; തങ്ങളുടേ വെ
൫ ള്ളി പൊന്നും വിഗ്രഹങ്ങളാക്കിയതു അറുതിവരുവാനത്രേ. ഹാ ശമ
ൎയ്യേ! നിന്റേ കന്നു നാറുന്നു, എൻകോപം അവരിൽ എരിയുന്നു; നി

൬ ദ്രോഷതാപം അവൎക്കു സഹിയാത്തത് എത്രോടം? ഇസ്രയേലിൽനിന്നാക
ട്ടേ ഇതു (കന്നു)ം ഉണ്ടു, കമ്മാളൻ അതിനെ തീൎത്തു, ശമ്യ്യയുടേ കന്നു
൭ ദൈവമല്ല നുറുങ്ങുകളായി പൊടികേ ഉള്ളു. കാരണം: അവർ കാററു
വിതെക്കുന്നു വിശറും കൊയ്യുന്നു, അതിന്നു വിള ഇല്ല, മുളച്ചൽ മാവിനെ
തരികയില്ല, പക്ഷേ തന്നാലും അന്യന്മാർ അതിനെ വിഴുങ്ങും.
൮ ഇസ്രയേൽ വിഴുങ്ങപ്പെട്ടുപോയി, ഇപ്പോൾ അവർ ജാതികളിൽ ഒട്ടും
൯ ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്ത പാത്രത്തിന്ന് ഒത്തുചമഞ്ഞു. കാട്ടുകഴുത തനിയേ നി
ല്ക്കേ, ആയവർ അശ്ശൂരിലേക്കു കരേറിപ്പോയല്ലോ, എഫ്രയിം പ്രേമങ്ങ
൧൦ ളെ കൂലിക്കു വാങ്ങുന്നു. അവർ ജാതികളിൽ കൂലിക്കു വിളിച്ചാലും ഇ
പ്പോൾ ഞാൻ അവരെ (അങ്ങോട്ടു) കൂട്ടും, മന്നവരുടേ രാജാവിൻ ചുമടു
൧൧ ഹേതുവായി അവർ അല്പരാവാൻ തുടങ്ങും.— എന്തിന്നെന്നാൽ പാപം
ചെയ്വാൻ എഫ്രയിം ബലിപീഠങ്ങളെ പെരുക്കി ബലിപീഠങ്ങൾ അവ
൧൨ ന്നു പാപത്തിന്നായി ചമഞ്ഞു. എൻധൎമ്മോപദേശം ലക്ഷത്തോളം
൧൩ ഞാൻ അവന്ന് എഴുതിയാലും പരകാൎയ്യം എന്ന് എണ്ണപ്പെട്ടും. എൻവ
ഴിപാട്ടുകളാലേ യാഗങ്ങളെ അവർ അറുത്തു ഇറച്ചി എന്നു തിന്നുന്നു;
യഹോവ അവററിൽ പ്രസാദിക്കുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ അവരുടേ കുററത്തെ
ഓൎത്തു അവരുടേ പാപങ്ങളെ സന്ദൎശിക്കും, അവർ മിസ്രയിൽ മടങ്ങി
൧൪ പ്പോകയും ആം. ഇസ്രയേൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയവനെ സാക്ഷാൽ മറ
ന്നു കോയിലകങ്ങളെ പണി ചെയ്തു, യഹൂദ കോട്ടനഗരങ്ങളെ പെരു
ക്കി, ഞാനോ അതിൻനഗരങ്ങളിൽ തീ അയപ്പത് അതിലേ അരമന
കളെ തിന്നും.
൯, ൧ ഹേ ഇസ്രയേലേ ശേഷം വംശങ്ങളെ പോലേ (കൊൎത്തിൽ) സന്തോ
ഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കൊല്ലാ; നിൻദൈവത്തെ വിട്ടു നീ പുലയാടി ധാന്യം
മെതിക്കുന്ന എല്ലാ കളത്തിലും വേശ്യാസമ്മാനത്തെ ഇച്ഛിച്ചുപോന്നുവ
൨ ല്ലോ. മെതിക്കളവും ചക്കും അവരെ പോഷിപ്പിക്ക ഇല്ല, രസവും അവ
൩ ളെ മതിക്കും. യഹോവാദേശത്തിൽ അവർ വസിക്ക ഇല്ല, എഫ്രയിം
൪ മിസ്രയിൽ മടങ്ങിപ്പോകും അശ്ശൂരിലും അവർ അശുദ്ധത്തെ തിന്നും. യ
ഹോവെക്കു വീഞ്ഞു ഊക്ക ഇല്ല, അവരുടേ യാഗങ്ങൾ അവന്നു നിറയാ,
ആയവ അവൎക്കു ഖേദത്തിൽ ആഹാരം പോലേ, അതിനെ തിന്നുന്ന
വർ എല്ലാം അശുദ്ധിപ്പെട്ടും; അവരുടേ ആഹാരം യഹോവാലയത്തിൽ
൫ വരാതേ അവരുടേ പ്രാണരക്ഷെക്കത്രേ. ഉത്സവദിവസത്തിലും യ
൬ ഹോവയുടേ പെരുനാളിലും നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും? കണ്ടാലും സംഹാ

രം ഹേതുവായി (എല്ലാവരും) യാത്ര ആയി, മിസ്ര അവരെ ചേൎക്കും, മെ
ൻഫി അവരെ പൂഴ്ത്തും; അവൎക്കു വെള്ളി മുതലായതിനാൽ കാമ്യമായുള്ള
൭ വളുവ അടക്കും, കടിലുകളിൽ മുള്ളേ ഉള്ളു.— സന്ദൎശനനാളുകൾ വ
ന്നു, പ്രതികാരനാളുകൾ വന്നു, നിന്റെ അകൃത്യബാഹുല്യവും അതിവൈ
രവും ഹേതുവായത്രേ, പ്രവാചകൻ മൂഢൻ എന്നും ആത്മാവിൻ ആൾ
൮ ഭ്രാന്തൻ എന്നും ഇസ്രയേല്യർ അറിയും. എഫ്രയിം ആകട്ടേ എൻദൈ
വം ഒഴികേ ഒററുകാരനാകുന്നു, പ്രവാചകനോ ജനത്തിന്റെ എല്ലാ വ
ഴികളിലും പുൾപ്പിടിയന്റെ കണി അത്രേ, സ്വദേവരുടേ ആലയത്തിൽ
൯ (ദൈവത്തോട്) അതിവൈരവും ഉണ്ടു. ഗിബ്യാദിവസങ്ങളിൽ എന്ന
പോലേ (ന്യായ. ൧൯) അവർ കേടിൽ ആണു പൂണു, അവരുടേ അകൃ
ത്യം അവൻ ഓൎത്തു പാപങ്ങളെ സന്ദൎശിക്കും.
൧൦ ഞാൻ ഇസ്രയേലിനെ മരുഭൂമിയിൽ മുന്തിരിങ്ങാക്കുല പോലേ കണ്ടെ
ത്തി, നിങ്ങളുടേ അച്ഛന്മാരെ അത്തി തഴെച്ച പഴുത്ത ആദ്യഫലം
പോലേ കണ്ടു; എന്നിട്ട് അവർ ബാൽപ്യോരിലേക്കു ചെന്നു (൪ മോ. ൨൫,
൩) ആ നിന്ദ്യരൂപത്തിന്നു തങ്ങളെ തന്നേ നേൎന്നുകൊണ്ടു അവരുടേ
൧൧ പ്രിയനെ പോലേ അറെപ്പുകളായി തീൎന്നു. എഫ്രയിം എങ്കിലോ പ
ക്ഷി കണക്കേ അവരുടേ തേജസ്സു പറന്നു പോകും പ്രസവവും ഉദരവും
൧൨ ഗൎഭധാരണവും ഇല്ലാതവണ്ണമേ. അവർ പക്ഷേ പുത്രരെ വളൎത്താലും
ആയവരെ ഞാൻ ആൾ അറുവോളം മക്കളില്ലാതാക്കിവെക്കും, അതേ
൧൩ ഞാൻ അവരോട് അകന്നാൽ അവൎക്കു ഹാ കഷ്ടം! എഫ്രയിം ഞാൻ
കണ്ട പ്രകാരം പശിമക്കൂററിൽ നട്ടുള്ളൊരു ചോർ ആകേണ്ടി ഇരിക്കേ
എഫ്രയിം കൊല്ലുന്നവന്നായി തന്റെ മക്കളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടതു.
൧൪ യഹോവേ അവൎക്കു കൊടുക്ക! എന്തു കൊടുക്ക എന്നാൽ ചൊട്ടിപ്പോകുന്ന
൧൫ ഗൎഭവും വററിയ മുലകളും അവൎക്കു കൊടുക്ക! (യഹോവയുടേ ഉത്തരം:)
അവരുടേ ദോഷം എല്ലാം ഗില്ഗാലിൽ (൪, ൧൫) തന്നേ, അവിടേ ഞാൻ
അവരെ പകെച്ചു തുടങ്ങി; ക്രിയകളുടേ തിന്മ നിമിത്തം അവരെ എൻ
ഭവനത്തിൽനിന്നു ആട്ടിക്കളയും, ഇനി അവരെ സ്നേഹിക്ക ഇല്ല. അ
൧൬ വരുടേ പ്രഭുക്കൾ ഒക്കയും മത്സരക്കാരത്രേ. എഫ്രയിം അടികൊണ്ടു,
അവരേ വേർ ഉണങ്ങി, ഫലം കായ്ക്ക ഇല്ല, അവർ പെററാലും ഉദര
൧൭ ത്തിൻ ഓമലുകളെ ഞാൻ മരിപ്പിക്കും.—എൻദൈവം അവരെ നിരസി
ക്കുന്നു അവനെ കേളാതേ പോയല്ലോ, ജാതികളിൽ ഉഴലുന്നവരായി ച
മകേ ഉള്ളു.

൧൦, ൧ ഇസ്രയേൽ തഴെച്ചു പരന്നു കായി പിടിക്കുന്ന മുന്തിരിവള്ളി തന്നേ,
കായി പെരുകുന്തോറും ബലിപീഠങ്ങളെ പെരുക്കി, സ്വദേശത്തിന്നു
൨ നന്മ വളരുന്തോറും നാട്ടുകല്ലുകളെ അധികം നന്നാക്കിത്തീൎത്തു, അവ
രുടേ ഹൃദയം മിനുസമായതു, ഇപ്പോഴോ അവർ കുററം ബോധിക്കും,
അവരുടേ ബലിപീഠങ്ങളെ അവൻ കഴുത്തറുത്തുകളയും നാട്ടുകല്ലുകളെ
൩ പാഴാക്കും. ഇപ്പോൾ അവർ: യഹോവയെ നാം ഭയപ്പെടായ്കകൊണ്ടു
നമുക്കു രാജാവ് ഇല്ല എന്നും, രാജാവ് ഉണ്ടായിട്ടും നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യും?
൪ എന്നും പറയുമല്ലോ. വചനങ്ങളെ വചിക്കയും പൊയ്യാണ ഇടുകയും
നിയമങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കയും ഉണ്ടു, എന്നാൽ ന്യായം വയലിലേ ചാലുക
൫ ളിൽ വിഷപ്പുല്ലു പോലേ പൊടിക്കും. ശമൎയ്യയിലേ കുടിയാന്മാർ ബേ
ത്താവനിലുള്ള (പൊൽ)ക്കന്നുകൾക്കു വേണ്ടി അഞ്ചുന്നു, അതിൻസാന്നി
ദ്ധ്യം അവരെ വിട്ടു പ്രവസിക്കയാൽ അതിൻജനം അതിനെച്ചൊല്ലി
൬ തൊഴിക്കയും അതിൻപൂജാരികൾ നടുങ്ങുകയും ചെയ്യും. ആയതിനെ
കൂടേ യാരെബ് രാജാവിന്നു (൫, ൧൩) കാഴ്ചയായി അശ്ശൂരിലേക്കു കൊണ്ടു
പോകും; അന്ന് എഫ്രയിമിനെ ലജ്ജപിടിക്കും, ഇസ്രയേൽ സ്വമന്ത്ര
൭ ണം ചൊല്ലി നാണിക്കും. ശമൎയ്യയോ അതിലേ രാജാവ് വെള്ളത്തി
൮ ന്മേലുള്ള ചില്ലു പോലേ അന്തരിക്കുന്നു. ഇസ്രയേലിൻപാപമാകുന്ന
(ബേഥ്)ആവനിലേ കുന്നുകാവുകൾ ഇടിഞ്ഞുപോം, ഊങ്ങയും മുള്ളും അ
വരുടേ ബലിപീഠങ്ങളിന്മേൽ മുളെക്കും, അവർ മലകളോടു ഞങ്ങളെ
മൂടുവിൻ എന്നും കുന്നുകളോടു ഞങ്ങടേ മേൽ വീഴുവിൻ എന്നും പറകയും
ചെയ്യും.
൯ ഹേ ഇസ്രയേലേ ഗിബ്യാദിവസങ്ങൾ (൧൯) മുതൽ നീ പാപം ചെ
യ്തു, അവിടേ അവർ നിന്നുപോയി, അക്രമത്തിൻമക്കളോടുള്ള പോർ
൧൦ അവരെ എത്തിപ്പിടിച്ചില്ലല്ലോ. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവരെ
ശിക്ഷിക്കും, അവരുടേ രണ്ടു കുററങ്ങളോടു ഞാൻ അവരെ പിണെച്ചാൽ
൧൧ വംശങ്ങൾ അവൎക്ക് എതിരേ കൂട്ടപ്പെടും. എഫ്രയിം അഭ്യാസം വന്നി
ട്ടു ധാന്യം മെതിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന കടച്ചി, ഞാനോ ആ ഭംഗിയുള്ള ക
ഴുത്തിന്മേൽ കടന്നു എഫ്രയിമിനെ ഏരിൽ പൂട്ടുന്നു; യഹൂദ ഉഴുകയും
൧൨ യാക്കോബ് കട്ട ഉടെച്ചുകൊൾകയും വേണം. നിങ്ങൾക്കു നീതി വി
ളവാൻ വിതെപ്പിൻ! ദയയായി കൊയ്യിൻ! തരിക്കിടക്കുന്നതു നടത്തി
ക്കൊൾവിൻ! യഹോവ വന്നു നിങ്ങൾക്കു നീതിയെ പെയ്യുവോളം അ
൧൩ വനെ തിരവാൻ കാലമായല്ലോ. നിങ്ങൾ ദുഷ്ടത ഉഴുതു അക്രമത്തെ

കൊയ്തു പൊയ്ഫലം തിന്നുപോന്നതു നിന്റേ വീരരുടേ പെരിപ്പം തുട
൧൪ ങ്ങിയുള്ള സ്വന്തവഴിയിൽ തേറുകയാൽ അത്രേ. നിന്റേ വംശങ്ങൾ
ക്കു നേരേ ആരവാരം കിളൎന്നിട്ടു ശല്മൻ പടനാളിൽ ബേഥർബേലെ ധ്വൂളി
പ്പിച്ചപ്രകാരം നിന്റേ കോട്ടകൾ ഒക്കയും ധ്വൂളിപ്പിക്കും, മക്കളുടേ മേൽ
൧൫ അമ്മയും ചതഞ്ഞുപോം. ഇവ്വണ്ണം ബേഥേൽ എന്നതു നിങ്ങളുടേ തിന്മ
യുടേ തിന്മ നിമിത്തം നിങ്ങൾക്കു വരുത്തിയതു, അരുണോദയത്തിൽ
തന്നേ ഇസ്രയേൽരാജാവ് അന്തരിച്ചന്തരിച്ചു.
൧൧, ൧ ഇസ്രയേൽ ബാലനായ സമയത്തു ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിച്ചു മിസ്ര
൨ യിൽനിന്ന് എൻപുത്രനെ വിളിച്ചു. (പ്രവാചകന്മാർ) അവരെ വിളി
ക്കുന്തോറും അവരെ വിട്ടു പോയ്ക്കളഞ്ഞു ബാളുകൾക്കു ബലി കഴിച്ചു വി
൩ ഗ്രഹങ്ങൾക്കു ധൂപം കാട്ടും. ഞാനോ എഫ്രയിമെ കാൽ വെപ്പിച്ചു,
താൻ ഭുജങ്ങളിൽ ഏററുകൊണ്ടിട്ടും അവൎക്കു ഞാൻ ചികിത്സിച്ചു എന്ന്
൪ അവർ അറിഞ്ഞില്ല. മാനുഷകയറുകളാലും സ്നേഹപാശങ്ങളാലും ഞാൻ
അവരെ വലിച്ചു, നുകത്തെ കവിളിന്മേൽ പൊന്തിച്ചു പിടിക്കുന്നവനെ
൫ പ്പോലേ അവൎക്കായിരുന്നു, മെല്ലേ തിന്മാൻ കൊടുത്തുപോന്നു.— അവൻ
മിസ്രദേശത്തിൽ മടങ്ങിപ്പോക ഇല്ല, തിരിച്ചുവരുവാൻ വെറുത്തുകൊ
൬ ണ്ടു അശ്ശൂർ തന്നേ അവന്നു രാജാവാം. അവരുടേ മന്ത്രണങ്ങൾ നിമി
ത്തം അവരേ പട്ടണങ്ങളിൽ വാൾ ചുഴന്നു അതതിൻ അഴികളെ മുടി
൭ ച്ചു (ആളെ) തിന്നും. എൻജനമോ എന്നെ വിട്ടു പിഴുകവാൻ ചാഞ്ഞു
തുങ്ങുന്നു, അവരെ മേലോട്ടു വിളിച്ചാലും ഒക്കത്തക്ക കയറാതു.
൮ എഫ്രയിമേ ഞാൻ നിന്നെ എങ്ങനേ കൊടുത്തു വിടും? ഇസ്രയേലേ
നിന്നെ എങ്ങനേ ഏല്പിക്കും? നിന്നെ അദ്മപോലേ ആക്കി ചബോയിം
പോലേ (൫ മോ. ൨൯, ൨൨) വെപ്പത് എങ്ങനേ? എന്റേ ഹൃദയം ഉ
൯ ള്ളിൽ മറിഞ്ഞു എൻപരിതാപങ്ങൾ ഒക്കത്തക്ക വെന്തഴലുന്നു. എൻകോ
പത്തിൻ ഊഷ്മാവെ ഞാൻ നടത്തുക ഇല്ല, എഫ്രയിമെ തിരികേ കെടു
ക്ക ഇല്ല; കാരണം ഞാൻ ദേവൻ തന്നേ, മനുഷ്യനല്ല, നിന്നടുവിലേ
൧൦ വിശുദ്ധനല്ലോ ചിനത്തിൽ ആകയും ഇല്ല. സിംഹംപോലേ അലറുന്ന
യഹോവയുടേ പിന്നാലേ അവർ ചെല്ലും; അവൻ അലറും സത്യം, അ
൧൧ ന്നു (പടിഞ്ഞാറു) കടലിൽനിന്നു മക്കൾ വിറെച്ചു വരികയും, മിസ്രയിൽ
നിന്നു ചെറുപ്പുള്ളുപോലേയും അശ്ശൂർദേശത്തുനിന്നു പ്രാവുപോലേയും
വിറെച്ച് അണകയും ഞാൻ അവരെ സ്വഭവനങ്ങളിൽ കുടി ഇരുത്തുക
യും ചെയ്യും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.

൧൨. അദ്ധ്യായം. (—൧൪.)

ഇസ്രയേൽ പിതാവായ യാക്കോബിൻ വഴിയെ വിട്ടു (൮) കനാന്യൻ ആയ്പ്പോകയാൽ (അ. ൧൩) ശിക്ഷെക്കു യോഗ്യൻ എങ്കിലും (അ. ൧൪) മനന്തിരിയുന്നവൎക്കു അതിശയരക്ഷ നിശ്ചയം.

൧ എഫ്രയിം വ്യാജംകൊണ്ടും ഇസ്രയേൽഗൃഹം ചതികൊണ്ടും എന്നെ ചു
റ്റും വളെച്ചു, യഹൂദക്കൂടേ ദേവനും വിശ്വസ്തവിശുദ്ധനും ആയവ
൨ നോടു ഇന്നും ഉഴന്നു കളിക്കുന്നു. എഫ്രയിം കാററിനെ മേഞ്ഞു കിഴക്ക
ങ്കാററിനെ നായാടിനടന്നു നാൾതോറും ഭോഷ്കും സംഹാരവും വൎദ്ധിപ്പി
ക്കുന്നു; അശ്ശൂരോടു നിയമം ഖണ്ഡിച്ചും മിസ്രയിലേക്ക് എണ്ണ കൊണ്ടു
൩ പോയും പോരുന്നു. യഹൂദയോടും യഹോവെക്കു വ്യവഹാരം ഉണ്ടു,
യാക്കോബെ അവന്റെ വഴികൾക്കു തക്കവണ്ണം സന്ദൎശിക്കേണ്ടി ഇരി
൪ ക്കുന്നു, അവന്നു കൎമ്മങ്ങൾക്കു തക്ക പകരം നല്കും.— ഉദരത്തിൽവെച്ചു
തൻസഹോദരന്റെ കുതികാലിനെ പിടിച്ചതല്ലാതെ സ്വവീൎയ്യത്താൽ
൫ ദൈവത്തോടു അങ്കംപൊരുതു, ദൂതനോടു അങ്കംപൊരുതു നേടി,
അവനോടു കരഞ്ഞു കെഞ്ചിയാചിച്ചു എന്നിട്ടു ബേഥേലിൽ അവനെ ക
൬ ണ്ടെത്തി (൧ മോ. ൩൫, ൯), അവിടേ താൻ നമ്മോടും ഉരിയാടി; യ
ഹോവ സൈന്യങ്ങളുടയ ദൈവമായ യഹോവ എന്നതു അവന്റെ ഓ
൭ ൎമ്മ. നീയോ നിൻദൈവത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടു ദയയും ന്യായ
വും കാത്തു നിൻദൈവത്തെ നിത്യം പാൎത്തിരിക്ക!
൮ കനാനോ ചതിത്തുലാസ്സ് അവന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടു, ഞെരിക്കം ചെ
യ്യയിൽ കാംക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ സമ്പന്നനായി എനിക്കു വക ഉണ്ടാക്കി,
എന്റെ പ്രയത്നങ്ങൾ എല്ലാം പാപമാകുന്നൊരു അകൃത്യത്തെയും എനി
൯ ക്കു വരുത്തുന്നില്ല എന്നു എഫ്രയിം പറയുന്നു. ഞാനോ മിസ്രദേശം
മുതൽ നിൻദൈവമാകിയ യഹോവ അല്ലോ, ഞാനും ഉത്സവനാളുകൾ
൧൦ പോലേ നിന്നെ പിന്നേയും കൂടാരങ്ങളിൽ വസിപ്പിക്കും. ഞാൻ പ്ര
വാചകന്മാരോടു ഉരിയാടി, ഞാനും ദൎശനങ്ങളെ വൎദ്ധിപ്പിച്ചു പ്രവാചക
൧൧ മുഖാന്തരം ഉപമകളെ തന്നു. ഗില്യാദ് (൬, ൮) അക്രമം എന്നു വന്നാൽ
അവർ ആകാ എന്നു വന്നു; ഗില്ഗാലിൽ അവർ കാളകളെ ബലികഴി
ക്കുന്നു, ആ ബലിപീഠങ്ങളും വയലിലേ ചാലുകളിൽ കല്ലുന്നുകൾക്കു
൧൨ ഒത്തുചമയും.— യാക്കോബ് (പണ്ടു) അറാംനാട്ടിലേക്കു മണ്ടിപ്പോയി,
ഇസ്രയേൽ ഒരു സ്ത്രീക്കു വേണ്ടി സേവിച്ചു, ഭാൎയ്യെക്കായി (ആടുകൾ) പാ

൧൩ ലിച്ചു നടന്നുവല്ലോ. പിന്നേ യഹോവ ഒരു പ്രവാചകനെക്കൊണ്ടു
ഇസ്രയേലെ മിസ്രയിൽനിന്നു കരേററിച്ചു, പ്രവാചകനാൽ അതു പാലി
൧൪ ക്കപ്പെട്ടു. എഫ്രയിമോ കൈപ്പു് ഏറിയ കോപത്തെ ഇളക്കിച്ചു, അവ
ന്റെ കൎത്താവ് അവന്റെ ചോരകളെ അവന്മേൽ വിട്ടേച്ചു സ്വാനിന്ദ
യെ അവങ്കലേക്കു തിരിക്കും.

൧൩, ൧ (പണ്ടു) എഫ്രയിം ഉരചെയ്യുമ്പോഴേക്കു ത്രാസം ഉണ്ടായി, അവൻ
ഇസ്രയേലിൽ ഉയൎന്നശേഷം ബാളിനാൽ കുററവാളി ആയി മരിച്ചു.
൨ ഇന്നോ അവർ പാപം ചെയ്യു തുടൎന്നു പോരുന്നു തങ്ങളുടേ വെള്ളി വാൎത്ത
ബിംബങ്ങളും സ്വബുദ്ധിയാൽ വിഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു; എല്ലാം കമ്മാ
ളരുടേ പണി തന്നേ. മനുഷ്യരെ ബലികഴിച്ചുംകൊണ്ടു കന്നുകളെ
൩ ചുംബിക്കുന്നു എന്നു് ഇവറെറക്കൊണ്ടു പറയാറുണ്ടു. ആകയാൽ അ
വർ പ്രഭാതമേഘത്തിന്നും വിരയ പോകുന്ന മഞ്ഞിന്നും കളത്തിൽനിന്നു
പാറുന്ന പതിരിന്നും ചാലകത്തൂടേ നീങ്ങുന്ന പുകെക്കും ഒത്തുചമയും.—
൪ ഞാനോ മിസ്രദേശംമുതൽ നിൻദൈവമാകിയ യഹോവ അല്ലോ (൧൨,
൧൦); ഞാൻ ഒഴികേ നീ ഒരു ദേവതയെ അറിയാ, ഞാൻ എന്നിയേ ര
൫ ക്ഷിതാവും ഇല്ല. അഴല്ചയുടേ ദേശമായ മരുവിൽ ഞാൻ നിന്നെ അ
൬ റിഞ്ഞു. അവർ മേയും തോറും തൃപ്തരായി, തൃപ്തി വന്നിട്ടു നെഞ്ചു് ഉയ
൭ ൎന്നു അതുകൊണ്ടു് എന്നെ മറന്നുകളഞ്ഞു. എന്നിട്ടു ഞാൻ അവൎക്കു കോ
ളരി പോലേ ആയി, വഴിയരികേ വള്ളിപ്പുലികണക്കേ അവൎക്കായി
൮ ഒററുനോക്കുന്നു; കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇല്ലാതേ പോയ കരടി പോലേ അവരെ
എതിരേററു അവരുടേ നെഞ്ചറയെ പിളൎന്നു സിംഹിയെ പോലേ അ
വരെ അവിടേ തിന്നും, വയലിലേ മൃഗം അവരെ ചീന്തിക്കളയും.
൯ അല്ലയോ ഇസ്രയേലേ നിന്റേ സഹായം ആകുന്ന എനിക്കു നീ എ
൧൦ തിരായതത്രേ നിന്നെ കെടുപ്പിച്ചതു. നിന്റേ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും
നിന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ നിന്റേ രാജാവും ന്യായാധിപന്മാരും എങ്ങു പോൽ?
എനിക്കു രാജാവെയും പ്രഭുക്കളെയും തരേണമേ എന്നു നീ ചോദിച്ചവർ
൧൧ അവരല്ലോ! എൻകോപത്തിൽ നിണക്കു രാജാവെ തരികയും എൻ
൧൨ ചീററത്തിൽ എടുക്കയും ചെയ്യുന്നു. എഫ്രയിമിന്റേ കുററം പൊതിഞ്ഞു
൧൩ കെട്ടി പാപം നിക്ഷേപിച്ചു കിടക്കുന്നു. പെറുന്നവളുടേ നോവുകൾ
അവന്നു ഉണ്ടാകും; സമയം ഉള്ളപ്പോഴേക്കു ഗൎഭദ്വാരത്തിൽ അവൻ എ
൧൪ ത്തായ്കയാൽ ബുദ്ധി പോരാത്ത മകനത്രേ. പാതാളത്തിൻ കയ്യിൽനി
ന്നു ഞാൻ അവരെ മോചിക്കും, മരണത്തിൽനിന്നു വീണ്ടെടുക്കും, മരണ

മേ നിൻബാധകൾ എവിടേ? പാതാളമേ നിൻസംഹാരം എവിടേ?
൧൫ പശ്ചാത്താപം എൻകണ്ണുകൾക്കു മറഞ്ഞിരിക്കും. എഫ്ര യിം ആകട്ടേ
സഹോദരന്മാരുടേ ഇടയിൽ ഫലപ്രദൻ ആകും. ഒരു കിഴക്കങ്കാററു
വരും താനും, മരുവിൽനിന്നു കരേറുന്ന യഹോവയുടേ കാററു, (അന്ന്)
അവൻേറ ഉറവ് ഉണങ്ങി കേണി വററിപ്പോകും; കാമ്യസാധനങ്ങൾ
ഒക്കേ നിറഞ്ഞ ഭണ്ഡാരത്തെ (അശ്ശൂർ) ആയവൻ കവൎന്നുകളയും.
൧൬, ൧ ശമയ്യ തൻദൈവത്തോടു മറുത്തതുകൊണ്ടു കററം ബോധിക്കും, അ
വർ വാളാൽ വീഴും, അവരുടേ ശിശുക്കൾ ഞെരിഞ്ഞു ചതഞ്ഞും ഗൎഭി
ണികൾ പിളൎന്നും പോകും.
൨ അല്ലയോ ഇസ്രയേലേ നിൻദൈവമായ യഹോവയോളം മടങ്ങി
൩ ചെല്ലുക, നിൻേറ കററത്താൽ അല്ലോ നീ ഇടറിപ്പോയതു. നിങ്ങളോ
ടു വാക്കുകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു യഹോവയടുക്കലേക്കു തിരികേ ചെന്ന്
അവനോടു പറവിൻ: അകൃത്യം ഒക്കയും ക്ഷമിച്ചു ഇതു നന്നെന്ന് അം
ഗീകരിച്ചു കൊൾവു, ഞങ്ങൾ ഈ അധരങ്ങളെ ഇളങ്കാളകൾ എന്ന്
൪ ഒപ്പിച്ചു തരുവാനായേ. അശ്ശൂർ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്ക ഇല്ല, ഞങ്ങൾ ക
തിരപ്പുറത്ത് ഏറുക ഇല്ല, ഈ കൈകളിൻ ക്രിയയെ ഞങ്ങളുടേ ദൈവം
എന്ന് ഇനി പറകയും ഇല്ല, അനാഥനു കനിവു വരുന്നതു കേവലം നി
ന്നാലല്ലോ എന്നത്രേ.
൫ അവങ്കൽനിന്ന് എൻകോപം തിരിഞ്ഞതുകൊണ്ടു ഞാൻ അവരുടേ
പിന്തിരിവിന്നു ചികിത്സിച്ചു മനഃപൂൎവ്വമായി അവരെ സ്നേഹിക്കും.
൬ ഇസ്രയേലിന്നു ഞാൻ മഞ്ഞുപോലേ ആകും, താമര പോലേ അവൻ പൂത്തു
൭ ലിബനോൻ(കാടു) കണക്കേ വേരുകളെ കിഴിക്കും. അവൻേറ തിരു
ളുകൾ ഇളക്കും ഒലീവമരം പോലേ ശോഭയും ലിബനോന്ന് ഒത്ത സൌ
൮ രഭ്യവും ഉണ്ടാക! ഇനിയും അവൻേറ നിഴലത്തു കുടിയിരിക്കുന്നവർ
ധാന്യത്തെ ഉയിൎപ്പിച്ചു മുന്തിരിവള്ളി പോലേ തെഴുത്തു ലിബനോനിലേ
൯ വീഞ്ഞോളം വിശ്രുതി ഏറുകയും ചെയ്യും. എഫ്ര യിമേ, എനിക്കു വിഗ്ര
ഹങ്ങളോട് ഇനി എന്തു? എന്നുണ്ടല്ലോ? ഞാനേ അവനെ ചെവിക്കൊ
ണ്ടു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നു. ഞാൻ പച്ച കീല്വരത്തിന്നു തുല്യൻ, എങ്കൽ
നിന്നു നിണക്കു ഫലം കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നു.
൧൦ ഇവ തിരിവാൻ തക്ക ജ്ഞാനി ആർ? ഇവ അറിവാൻ തക്ക ബുദ്ധി
മാൻ ആർ? എന്തെന്നാൽ യഹോവയുടേ വഴികൾ നേരായുള്ളവ അ
ത്രേ, നീതിമാന്മാർ അവററിൽ നടക്കും, ദ്രോഹിക്കുന്നവർ അവററിൽ
ഇടറിപ്പോകും.

JOEL.

യോവേൽ.

൧ പെതൂവേലിൻമകനായ യോവേലിന്ന് ഉണ്ടായ യഹോവാവചനം.

൧. അദ്ധ്യായം. (—൨, ൧൭.)

തുള്ളക്കൂട്ടങ്ങൾ യഹൂദയെ പാഴാക്കയാൽ (൫) പ്രമാദക്കാരെ ഉണൎത്തി (൮) ശോകത്തിന്നും (൧൩) നോമ്പിന്നും വിളിച്ചു (൧൪) പ്രാൎത്ഥിച്ചു (൨, ൧) സഭയെയും പ്രാൎത്ഥിപ്പിച്ചു (൧൫) മനന്തിരിയുന്നവൎക്കു വാഗ്ദത്തം ചൊല്ലിയതു (യോവാശ് രാജാവിൻ കാലം).

൨ അല്ലയോ മൂത്തോരേ ഇതു കേൾപ്പിൻ! ദേശത്തേകുടിയാന്മാരേ ഒക്ക
യും ചെവിക്കൊൾവിൻ! ഈ വക നിങ്ങളുടേ നാളുകളിൽ താൻ അപ്പ
൩ ന്മാരുടേ നാളുകളിൽ താൻ ഉണ്ടായോ? ഇതിനെച്ചൊല്ലി നിങ്ങളുടേ
മക്കളോടും മക്കൾ തങ്ങടേ മക്കളോടും ഇവർ പിറേറ കരുന്തലയോടും
൪ കഥിപ്പൂതാക! വെട്ടുക്കിളി ശേഷിപ്പിച്ചതു തുള്ളൻ തിന്നു, തുള്ളൻ ശേ
ഷിപ്പിച്ചതു നക്കി തിന്നു, നക്കി ശേഷിപ്പിച്ചതു മുകരി തിന്നുകളഞ്ഞു.—
൫ ഹേ മത്തരേ ഉണൎന്നു കരവിൻ! ദ്രാക്ഷാരസം നിങ്ങളുടേ വായ്ക്കു അ
൬ റുതി വന്നതാൽ മദ്യപായികൾ എല്ലാരും മുറയിടുവിൻ! എൻദേശത്തി
ന്മേൽ അല്ലോ എണ്ണമില്ലാത്ത ബലത്തോരു ജാതി കരേറിവന്നു, അതിൻ
പല്ലുകൾ സിംഹദന്തങ്ങൾ അത്രേ, കേസരിയുടേ എകിറും അതിന്നു
൭ ഉണ്ടു. ആയതു എൻവള്ളിയെ പാഴാക്കി, എൻഅത്തിയെ കററി
ആക്കി, അതിനെ തൊലിച്ചുരിച്ചുകളഞ്ഞു, അതിൻകൊടികൾ വെളു
൮ വെളയായി.— (യഹൂദേ) ബാല്യത്തിലേ കാന്തനെച്ചൊല്ലി രട്ടുടുത്ത
൯ കന്യയെപ്പോലേ തൊഴിക്ക! തിരുകാഴ്ചയും ഊക്കയും യഹോവാല
യത്തിൽനിന്നു ഛേദിക്കപ്പെട്ടു, യഹോവയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പുരോഹി
൧൦ തർ ഖേദിക്കുന്നു. വയൽ പാഴായി, വിള നഷ്ടമായി രസം വററി എ
൧൧ ണ്ണ മാഴ്കിപ്പോകയാൽ നിലവും ഖേദിക്കുന്നു. വയലിലേ കൊയ്ത്തു കെട്ടു

പോകയാൽ കോതമ്പും യവവുംചൊല്ലി കൃഷിക്കാരേ നാണിപ്പിൻ! വ
൰൨ ള്ളിത്തോട്ടക്കാരേ മുറയിടുവിൻ! മുന്തിരി വാടി അത്തി മാഴ്കി, താളി
മാതളം ഈത്ത നാരകം മുതൽ വയലിലേ മരങ്ങൾ എല്ലാം ഉണങ്ങി, ആ
നന്ദം മനുഷ്യപുത്രരെ സാക്ഷാൽ വിട്ടു മങ്ങി എന്നേ വേണ്ടു.
൰൩ ഹേ പുരോഹിതരേ നിങ്ങളുടേ ദൈവത്തിൻ ഭവനത്തിൽനിന്നു കാ
ഴ്ചയും ഊക്കക്കഴിക്കയും മുടങ്ങിയതാൽ അര കെട്ടി തൊഴിപ്പിൻ! ബലി
പീഠത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരേ മുറയിടുവിൻ! എൻ ദൈവത്തെ ഉപാ
൰൪ സിക്കുന്നവരേ രട്ടുടുത്തു വന്നു രാ പാൎപ്പിൻ! നോമ്പിനെ സംസ്കരി
പ്പിൻ! സഭായോഗത്തെ ക്ഷണിപ്പിൻ! മൂപ്പർ തുടങ്ങി ദേശത്തേകുടിയാ
ന്മാർ എല്ലാവരെയും നിങ്ങളുടേ ദൈവമായ യഹോവയുടേ ആലയത്തിൽ
൰൫ കൂട്ടി യഹോവയോടു കൂക്കുവിൻ!— ആ ദിവസം അയ്യയ്യോ! യഹോവാ
ദിവസം സമീപമല്ലോ, അതു കെല്പനിൽനിന്നു കലാപംപോലേ വരും.
൰൬ നമ്മുടേ കണ്ണുകൾ കാങ്കേ അന്നവും നമ്മുടേ ദൈവാലയത്തുനിന്നു സ
൰൭ ന്തോഷവും ഉല്ലാസവും അറുതി വന്നില്ലയോ? മങ്കട്ടകളുടേ കീഴേ വി
ത്തുമണികൾ അലഞ്ഞു, ധാന്യം വാടിപ്പോയതാൽ പാണ്ടിശാലകൾ ശൂ
൰൮ ന്യമായി, കളപ്പുരകളും ഇടിഞ്ഞു. മൃഗങ്ങൾ എത്ര ഞരങ്ങുന്നു! കന്നുകാ
ലിക്കൂട്ടങ്ങൾ മേച്ചൽ ഇല്ലായ്കയാൽ അമ്പരന്നിരിക്കുന്നു; ആട്ടിങ്കൂട്ടങ്ങളും
൰൯ കൂടേ (കുററഞ്ചുമന്നു) പാഴായിപ്പോകുന്നു.— അല്ലയോ യഹോവേ നി
ന്നോടു ഞാൻ വിളിക്കുന്നു, മരുവിലേ പുലങ്ങളെ അഗ്നി തിന്നു, വയലി
൨൰ ലേ മരങ്ങൾ എല്ലാററെയും ജ്വാല കരിച്ചും ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ. നീൎത്തോ
ടുകൾ വററി മരുവിലേ പുലങ്ങളെ അഗ്നി തിന്നുപോകയാൽ വയലിലേ
മൃഗങ്ങളും നിന്നെ നോക്കി കിഴെക്കുന്നു.
൨, ൧ അല്ലയോ ചീയോനിൽ കാഹളം ഊതി എൻ വിശുദ്ധമലമേൽ കൂവി
ടുവിൻ! ദേശനിവാസികൾ എല്ലാം കലുങ്ങുക! എന്തെന്നാൽ യഹോവാ
൨ ദിവസം വരുന്നു, അത് അടുത്തു സത്യം. ഇരിട്ടും അന്ധകാരവും ഉള്ള
നാൾ, മേഘവും കാർമുകിലും ഉള്ള നാൾ; അരുണോദയം മലകളിന്മേൽ
വിരിയുമ്പോലേ പണ്ട് ഒരു നാളും തുല്യമില്ലാത്തതും തലമുറ തലമുറകളു
ടേ ആണ്ടുകൾവരേ ഇനി വരാത്തതും ആയി പെരുമയും ബലവും ഉള്ള
൩ വംശം തന്നേ. അതിൻമുമ്പാകേ അഗ്നി തിന്നും അതിൻപിറകേ
ജ്വാല കത്തുന്നു, ദേശം അതിൻമുമ്പിൽ ഏദൻതോട്ടംപോലേ, അതിൻ
പിന്നിൽ പാഴായ മരുവത്രേ, ഒഴിഞ്ഞുപോന്നതു നാട്ടിന്ന് ആയതും ഇല്ല.
൪ കുതിരരൂപം പോലേ അതിന്റേ രൂപം; അശ്വബലം കണക്കേ ഓടുന്നു;

൫ മലകളുടേ മുകളിലേ തേരൊലിപോലേ തത്തുന്നു, താളടി തിന്നുന്ന ജ്വാ
ലയുടേ ഒച്ചപോലേ, പടെക്ക് ഒരുങ്ങിയ ബലത്ത വംശംപോലേ.
൬ അതിൻമുമ്പിൽനിന്നു വംശങ്ങൾ വിറെക്കുന്നു, എല്ലാ മുഖങ്ങൾക്കും ചുവ
൭ പ്പു മങ്ങുന്നു. അവ വീരന്മാരെപ്പോലേ ഓട്ടും, പടയാളികൾ കണക്കേ
൮ മതിലേറും, നടകളെ മാററാതേ താന്താൻേറ വഴിക്കേ ചെല്ലും. തങ്ങ
ളിൽ തിക്കിത്തിരക്കാതേ ഓരോന്നു തൻേറ നിരത്തിന്മേൽ നടക്കും, ആയു
൯ ധങ്ങളുടേ ചാടിയാലും തുണ്ടങ്ങൾ ആക ഇല്ല. പട്ടണത്തിൽ ഊടാടി
മതിലിന്മേൽ ഓട്ടും, വീടുകളിൽ കയറും, ചാലകങ്ങളുടേ കള്ളനെപ്പോലേ
൧൦ കടക്കും.— അതിൻമുമ്പിൽ ഭൂമി വിറെച്ചു വാനങ്ങൾ മുഴങ്ങി ചന്ദ്രാദി
ത്യന്മാർ കറുത്തു നക്ഷത്രങ്ങൾ തങ്ങളുടേ തെളക്കത്തെ അടക്കിവെച്ചു.
൧൧ യഹോവ തൻസൈന്യത്തിന്നു മുമ്പാകേ മുഴക്കം ഇടുന്നു, അവൻേറ
പാളയം ഏററം പെരുതല്ലോ, അവൻേറ വചനത്തെ നടത്തുന്നവൻ
ബലവാനല്ലോ, യഹോവാദിവസം വലിയതും അതിഭയങ്കരവും അല്ലോ,
അതിനെ പൊറുപ്പത് ആർ?
൧൨ എങ്കിലും ഇന്നും കൂടേ നിങ്ങൾ സൎവ്വഹൃദയത്തോടും നോമ്പു കരച്ചൽ
തൊഴിയോടും എന്നോളം തിരിവിൻ എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൧൩ നിങ്ങളുടേ വസ്ത്രങ്ങളെ അല്ല താനും ഹൃദയത്തെ ചീന്തി നിങ്ങളുടേ ദൈ
വമായ യഹോവയിലേക്കു തിരിവിൻ! അവൻ കൃപയും കനിവും കോ
പമാന്ദ്യവും ദയാസമ്പത്തും ഉള്ളവനല്ലോ, ദോഷത്തിങ്കൽ അനുതപിക്ക
൧൪ യും ചെയ്യും. പക്ഷേ അവൻ തിരിഞ്ഞ് അനുതപിച്ചു നിങ്ങളുടേ ദൈ
വമായ യഹോവെക്കു കാഴ്ചയും ഊക്കയും (കഴിപ്പാൻ) ഓർ അനുഗ്രഹ
൧൫ ത്തെ വിട്ടേക്കും, ആൎക്ക് അറിയാം!— ചീയോനിൽ കാഹളം ഊതുവിൻ!
൧൬ നോമ്പു സംസ്കരിപ്പിൻ! മഹാസംഘത്തെ ക്ഷണിപ്പിൻ! (൧, ൧൪) ജന
ത്തെ ശേഖരിച്ചു തിരുസഭയെ കൂട്ടുവിൻ! മൂത്തോരെ ചേൎത്തു ശിശുക്കളെ
യും മുലയുണ്ണികളെയും കൂട്ടുവിൻ! കാന്തൻ തൻമുറിയെയും കാന്ത അറ
൧൭ യെയും വിട്ടു പുറത്തു വരിക! മണ്ഡപത്തിന്നും ബലിപീഠത്തിന്നും
നടുവേ യഹോവയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ കരഞ്ഞും നിന്നു:
“അല്ലയോ യഹോവേ നിൻജനത്തെ ആദരിച്ചു നോക്കുക! ജാതികൾ
അവരിൽ അധികരിപ്പാൻ നിൻ അവകാശത്തെ നിന്ദയാക്കൊല്ലാ!
ഇവരുടേ ദൈവം എവിടേ? എന്നു ജാതികളിൽ എന്തിന്നു പറവൂ?”
എന്നു ചൊൽവൂതാക!

൨. അദ്ധ്യായം. (൨, ൧൮—൪, ൨൧.)

യഹോവ കനിഞ്ഞു ബാധയുടേ മാററവും നീതിയുടേ ഉപദേഷ്ടാക്കളെയും ദേശപുഷ്ടിയെയും അല്ലാതേ (൩, ൧) സകലജഡത്തിന്നും ദൈവാത്മദാനത്തെയും (൪, ൧) ജാതികൾക്കു ന്യായവിധിയെയും (൧൬) യഹൂദെക്കു തേജസ്കരണത്തെയും വാഗ്ദത്തം ചെയ്യു.

൧൮ **അ**നന്തരം യഹോവ തൻദേശത്തിന്നു വേണ്ടി എരിവു കാട്ടി സ്വജ
൧൯ നത്തിങ്കൽ മനമലിഞ്ഞു. യഹോവ തൻജനത്തോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞി
തു: ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തൃപ്തിയാവാനായി ധാന്യവും രസവും എണ്ണ
യും ഇറക്കുന്നുണ്ടു, ഇനി നിങ്ങളെ ജാതികളിൽ നിന്ദ ആക്കുകയും ഇല്ല.
൨൦ വടക്കനെ ഞാൻ നിങ്ങടേ മേൽനിന്ന് അകററി ഉണക്കൻപാഴ്ദേശ
ത്തിലേക്കു തള്ളി വിടും, മുമ്പടയെ കിഴക്കുകടലിലും പിമ്പടയെ പടി
ഞ്ഞാറുകടലിലും (ആക്കും). അവൻ വമ്പുകൾ കാട്ടുകയാൽ അവന്റെ
൨൧ നാററം പൊങ്ങും ചീച്ചൽ കിളരും.— ഹേ നിലമേ ഭയപ്പെടരുതേ, ഉ
൨൨ ല്ലസിച്ചു സന്തോഷിക്ക! യഹോവ വമ്പുകൾ കാട്ടുന്നുവല്ലോ. വയലി
ലേ മൃഗങ്ങളേ ഭയപ്പെടൊല്ലാ! മരുവിലേ പുലങ്ങൾ പച്ച പിടിക്കുന്നു
വല്ലോ, മരം തൻഫലത്തെ കായ്ക്കുന്നു, അത്തിയും വള്ളിയും സ്വവീൎയ്യ
൨൩ ത്തെ കൊടുക്കുന്നു. വിശേഷാൽ ചീയോൻപുത്രന്മാരേ നിങ്ങളുടേ ദൈ
വമായ യഹോവയിൽ ഉല്ലസിച്ചു സന്തോഷിപ്പിൻ! അവൻ ആകട്ടേ
നിങ്ങൾക്കു നീതിക്കായി ഉപദേഷ്ടാവെ തരുന്നു, ആരംഭത്തിലോ മുന്മഴ
൨൪ യും പിന്മഴയും ആകുന്ന മാരിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കുന്നു. കളങ്ങളിൽ
൨൫ നെല്ലു നിറയും, ചക്കരല്ലുകളിൽ രസവും എണ്ണയും വഴിയും. തുള്ളൻ
നക്കി നകരി വെട്ടുക്കിളി ഇങ്ങനേ നിങ്ങളിൽ അയച്ച എന്റെ വമ്പട
തിന്നുകളഞ്ഞ ആണ്ടുകളെയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പിച്ചു തരും.
൨൬ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടുണ്ടു തൃപ്തരായി, നിങ്ങളോട് അതിശയത്തോളം
ചെയ്യു നിങ്ങളുടേ ദൈവമായ യഹോവയുടേ നാമത്തെ സ്തുതിക്കും, എൻ
൨൭ ജനം എന്നും നാണിക്കയും ഇല്ല. ഇസ്രയേലിൻ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഉണ്ടെ
ന്നും, നിങ്ങളുടേ ദൈവമായ യഹോവ ഞാൻ തന്നേ, മററാരും ഇല്ലെന്നും
നിങ്ങൾ അറിയും, എൻജനം എന്നും നാണിക്കയും ഇല്ല.

൩, ൧ അതിൽ പിന്നേ ഉണ്ടാവിതു: ഞാൻ എല്ലാ ജഡത്തിന്മേലും എന്റെ
ആത്മാവെ പകരും, നിങ്ങളുടേ പുത്രരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും, നി
ങ്ങടേ മൂത്തോർ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും, യുവാക്കൾ ദൎശനങ്ങളെ ദൎശിക്കും;

൨ ദാസർദാസിമാരുടേ മേലും ഞാൻ ആ നാളുകളിൽ എൻ ആത്മാവെ പ
൩ കരുകയും ചെയ്യും. യഹോവയുടേ വലുതും ഭയങ്കരവും ആയ നാൾ വ
രുംമുമ്പേ ഞാൻ വാനത്തിലും ഭൂമിയിലും അതിശയങ്ങളെ നല്കും: രക്തം
൪ അഗ്നി പുകത്തൂണുകളെ (ഭൂമിയിൽ); സൂൎയ്യൻ ഇരുളായും ചന്ദ്രൻ രക്തമാ
൫ യും മാറിപ്പോകും. എന്നാൽ ഉണ്ടാവിതു: യഹോവാനാമത്തെ വിളിച്ചെ
ട്ടുക്കുന്ന ഏവനും ഒഴിഞ്ഞുവരും; എങ്ങനേ എന്നാൽ യഹോവ (ഒബ. ൧൭)
പറഞ്ഞ പ്രകാരം ചീയോൻമലയിലും യരുശലേമിലും വഴുതിപ്പോന്നവർ
ഉണ്ടാകും, യഹോവ വിളിക്കുന്നവർ തന്നേ ആ മിഞ്ചിയവരിൽ (കാണും).
൪, ൧ എന്തെന്നാൽ ഞാൻ യഹൂദെക്കും യരുശലേമിന്നും അടിമയെ മാററുവാ
൨ നുള്ള നാളുകളിലും ആ കാലത്തും, ഞാൻ ഇതാ സകലജാതികളെയും
കൂട്ടി യഹോശഫത്ത് താഴ്വരയിൽ ഇറങ്ങുമാറാക്കി എൻജനത്തെയും ഇ
സ്രയേൽ ആകുന്ന എന്റേ അവകാശത്തെയും ചൊല്ലി അവരോട് അവി
ടേ വ്യവഹരിക്കും. ആയതിനെ അവർ ജാതികളിൽ ചിതറിച്ചു എൻ
൩ ദേശത്തെ പകുത്തു, എൻജനത്തിന്മേൽ ചീട്ടിട്ടു ബാലനെ ഒരു വേ
ശ്യെക്കായി കൊടുത്തു ബാലയെ വീഞ്ഞിന്നു വിററു കുടിച്ചുകളഞ്ഞുവല്ലോ.—
൪ പിന്നേ ചോർ ചീദോനും എല്ലാ ഫലിഷ്ടമണ്ഡലങ്ങളും ആയുള്ളോവേ
നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്തുപോൽ? ഞാൻ വല്ലതും പിണെച്ചതിന്നു
നിങ്ങൾ പകരം ചെയ്യുയോ എനിക്കു വല്ലതും പിണെക്കയോ? ക്ഷണം
വിരഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങടേ പിണെച്ചൽ അങ്ങേ തലയിന്മേൽ തിരിപ്പിക്കും,
൫ എൻവെള്ളിപൊന്നും എടുത്തു എന്റേ കാമ്യവസ്തുക്കളിൽ നല്ലവ നിങ്ങ
൬ ടേ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആക്കിയതും, യഹൂദമക്കളെയും യരുശലേമ്മക്കളെ
യും തങ്ങടേ അതിരോട്ടു ദൂരേ അകറേറണ്ടതിന്നു യവനന്മാൎക്കു വിററുക
൭ ളഞ്ഞതും തന്നേ. ഇതാ നിങ്ങൾ അവരെ വിററയച്ച ഇടത്തിൽനിന്നു
ഞാൻ അവരെ ഉണൎത്തി, നിങ്ങൾ പിണെച്ചതു നിങ്ങടേ തലമേൽ തി
൮ രിപ്പിച്ചു, നിങ്ങടേ മക്കളെയും മകളരെയും യഹൂദാപുത്രരുടേ കയ്യിൽ
വില്ക്കയും ഇവർ ദൂരജാതിയായ ശബായൎക്കു അവരെ വില്ക്കയും ചെയ്യും.
൯ യഹോവ ഉരെച്ചുവല്ലോ.— ഇതു ജാതികളിൽ ഘോഷിച്ചു വിളിപ്പിൻ!
പോരിനെ സംസ്കരിപ്പിൻ! വീരന്മാരെ ഉണൎത്തുവിൻ! എല്ലാ പടയാളി
൧൦ കളും അടുത്തു കരേറി വരിക! നിങ്ങടേ കൊഴുക്കളെ വാളുകളും ചെ
ത്തുകത്തികളെ കുന്തങ്ങളും ആക്കി അടിപ്പിൻ! ദുൎബ്ബലൻ ഞാൻ വീരൻ
൧൧ എന്നു ചൊല്ലുക! ചുററുമുള്ള സകലജാതികളും തിണ്ണം മുതിൎന്നു വന്നു
കൂട്ടുവിൻ! യഹോവേ, അവിടേക്കു നിന്തിരുവീരന്മാരെ ഇഴിക്കേണ

൧൨ മേ! (യഹോവ ചൊല്ലുന്നിതു:) ജാതികൾ ഉണൎന്നു യഹോശഫത്ത് താ
ഴ്വരെക്കു കരേറിവരിക! അവിടേയല്ലോ ഞാൻ ചുറ്റുമുള്ള സകലജാതി
൧൩ കൾക്കും ന്യായം വിധിപ്പാൻ ഇരിക്കും. (എൻവീരരേ) കൊയ്ത്തു വിള
ഞ്ഞിരിക്കയാൽ അരുവാൾ ഇടുവിൻ! ചക്കു നിറകയാൽ വന്നു മെതിപ്പി
൧൪ ൻ! അവരുടേ ദുഷ്ടത പെരുതാകയാൽ ഉഴലുകൾ വഴിയുന്നു.—തീൎപ്പിൻ
താഴ്വരയിൽ ഹാ കോലാഹലകല്ലോലങ്ങൾ! യഹോവാദിവസം തീൎപ്പിൻ
൧൫ താഴ്വരയിൽ അടുത്തതല്ലോ. ചന്ദ്രാദിത്യന്മാർ കറുത്തു, നക്ഷത്രങ്ങൾ ത
൧൬ ങ്ങളുടേ തെളക്കത്തെ അടക്കിവെച്ചു (൨, ൧൦). പിന്നേ യഹോവ ചീ
യോനിൽനിന്ന് അലറി യരുശലേമിൽനിന്നു തൻനാദം ഇടും, വാന
വും ഭൂമിയും മുഴങ്ങും, സ്വജനത്തിന്നോ യഹോവ ശരണവും ഇസ്രയേൽ
൧൭ പുത്രന്മാൎക്കു ദുൎഗ്ഗവും തന്നേ. എൻവിശുദ്ധമലയാകുന്ന ചീയോനിൽ വ
സിക്കുന്ന നിങ്ങടേ ദൈവമായ യഹോവ ഞാൻ എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും,
യരുശലേം വിശുദ്ധസ്ഥലം ആകും, അതിൽക്കൂടി അന്യന്മാർ ഇനി കട
ക്കയും ഇല്ല.

൧൮ അന്നാൾ ഉണ്ടാവിതു: മലകൾ രസം തുളിക്കും, കുന്നുകൾ പാൽ ഒലി
ക്കും, യഹൂദയിലേ തോടുതോറും വെള്ളം ഒഴുകും, യഹോവാലയത്തിൽ
നിന്ന് ഒർ ഉറവു പുറപ്പെട്ടു ഈഞ്ഞമരങ്ങളുടേ താഴ്വരയെ നനെക്കും.
൧൯ യഹൂദാപുത്രരിൽ സാഹസം ചെയ്ത് അവരുടേ ദേശത്തിൽ നിൎദ്ദോഷമാ
യ രക്തത്തെ പകൎന്നതുകൊണ്ടു മിസ്ര പാഴാകും, എദോം പാഴായ മരുഭൂ
൨൦ മി ആം. യഹൂദയോ എന്നേക്കും യരുശലേം തലമുറതലമുറയോളവും
൨൧ വസിച്ചിരിക്കും. ഞാൻ പരിഹാരം ചെയ്യാത്ത അവരുടേ രക്തത്തെ
പരിഹരിക്കും, യഹോവ ചീയോനിൽ വസിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

AMOS.

ആമോസ്.

൧, ൧ തെക്കോവയിലെ ഇടയന്മാരിലുള്ള ആമോസ് യഹൂദാരാജാവായ
ഉജ്ജീയാവിൻനാളുകളിലും യോവാശിൻപുത്രനായ യരോബ്യാം എന്ന ഇ
സ്രയേൽരാജാവിന്റേ നാളുകളിലും ഭൂകമ്പത്തിന്ന് ഈരാണ്ടു മുമ്പേ ദൎശി
ച്ചിട്ടുള്ള വചനങ്ങൾ.

൧. അദ്ധ്യായം. (൨.)

(൩) ദമസ്കു (൬) ഫലിഷ്ട്യ (൯) ചോർ (൧൧) എദോം (൧൩) അമ്മോൻ (൨, ൧) മോവാബ് (൪) യഹൂദ (൬) ഇസ്രയേൽ എന്നീ എട്ടു രാജ്യങ്ങൾക്കും ന്യായവിധി അടുക്കുന്നപ്രകാരം അറിയിച്ചതു.

൧, ൨ (ആമോസ്) പറഞ്ഞിതു: യഹോവ ചീയോനിൽനിന്ന് അലറി യരു
ശലേമിൽനിന്നു തൻനാദം ഇടുന്നു (യോവേൽ ൪, ൧൬) എന്നിട്ടു മേയ്ക്കു
ന്നവരുടേ പുലങ്ങൾ ഖേദിച്ചും കൎമ്മലിൻമുകൾ വറണ്ടും പോകുന്നു.
൩ യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ദമസ്കിന്റേ മൂന്നു നാലു ദ്രോഹങ്ങളിൻ
നിമിത്തം (ശിക്ഷവേണം), ഞാൻ അതിനെ തിരിക്ക ഇല്ല; അവർ ഇരി
൪ മ്പിനാലുള്ള മെതിവണ്ടികൊണ്ടു ഗില്യാദിനെ മെതിക്കയാൽ,— ഞാൻ
ഹജയേലിന്റേ ഭവനത്തിൽ തീ അയക്കും, അതു ബെൻഹദാദിന്റേ അരമ
൫ നകളെ തിന്നുകളയും. ദമസ്കിന്റേ അഴിയെ ഞാൻ തകൎത്തു ആവെൻ
എന്ന താഴ്വരയിൽനിന്നു കുടിയാനെയും ഏദൻഗൃഹത്തിൽനിന്നു ചെ
ങ്കോൽ ഏന്തുന്നവനെയും ഛേദിച്ചുകളയും, (ശേഷിച്ച) അറാം വംശം
കീരിലേക്കു പ്രവസിച്ചു പോകും എന്നു യഹോവ പറയുന്നു.
൬ യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഘജ്ജയുടേ മൂന്നു നാലു ദ്രോഹങ്ങളിൻ
നിമിത്തം (ശിക്ഷവേണം), ഞാൻ അതിനെ തിരിക്ക ഇല്ല; അവർ (ഇ
സ്രയേൽപ്രവാസത്തെ എണ്ണം തികെച്ചു എദോമിൽ ഏല്പിപ്പാൻ പ്രവ
൭ സിപ്പിക്കയാൽ,— ഞാൻ ഘജ്ജാമതിലിൽ തീ അയക്കും, ആയതു അതി

൮ ന്റെ അരമനകളെ തിന്നുകളയും. അസ്തോദിൽനിന്നു കുടിയാനെയും
അസ്കലോനിൽനിന്നു ചെങ്കോൽ ഏന്തുന്നവനെയും ഛേദിച്ചുകളഞ്ഞു എ
ക്രോന്നു നേരേ എൻകയ്യിനെ തിരിക്കും, ഫലിഷ്ടരുടേ ശേഷിപ്പു കെട്ടു
പോകയും ആം എന്നു യഹോവാകൎത്താവു പറയുന്നു.

൯ യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ചോരിന്റെ മൂന്നു നാലു ദ്രോഹങ്ങ
ളിൻ നിമിത്തം (ശിക്ഷവേണം), ഞാൻ അതിനെ തിരിക്ക ഇല്ല; അവർ
സഹോദരനിയമത്തെ ഓൎക്കാതേ (ഇസ്രയേൽ)പ്രവാസത്തെ എണ്ണം തി
൧൦ കെച്ച് എദോമിൽ ഏല്പിക്കയാൽ,— ഞാൻ ചോർമതിലിൽ തീ അയ
ക്കും, ആയതു അതിന്റേ അരമനകളെ തിന്നുകളയും.

൧൧ യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: എദോമിന്റേ മൂന്നു നാലു ദ്രോഹങ്ങ
ളിൻ നിമിത്തം (ശിക്ഷ വേണം), ഞാൻ അതിനെ തിരിക്ക ഇല്ല; അ
വൻ വാൾകൊണ്ടു സഹോദരനെ പിന്തുടൎന്നു മനസ്സലിവിനെ നിഗ്രഹി
ച്ചു തൻവൈരത്തെ സദാ സംഗ്രഹിച്ചു അവന്റേ കോപം എന്നേക്കും
൧൨ ചീന്തിപ്പോരുകയാൽ,— ഞാൻ തേമാനിൽ തീ അയപ്പതു ബൊസ്ര
അരമനകളെ തിന്നുകളയും.

൧൩ യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: അമ്മോൻപുത്രരുടേ മൂന്നു നാലു ദ്രോ
ഹങ്ങളിൻ നിമിത്തം (ശിക്ഷ വേണം), ഞാൻ അതിനെ തിരിക്ക ഇല്ല;
അവർ തങ്ങളുടേ അതിരിനെ വിസ്താരം ആക്കുവാൻ ഗില്യാദിലേ ഗൎഭി
൧൪ ണികളെ പിളൎന്നുകളകയാൽ,— ഞാൻ രബ്ബമതിലിൽ തീ കത്തിപ്പതു
അതിൻ അരമനകളെ തിന്നുകളയും, യുദ്ധദിവസത്തിലേ പോർവിളി
൧൫ യും കൊടുങ്കാററിൻ നാളിലേ വിശറും തട്ടുമന്നേ. അവരുടേ രാജാവു
താനും പ്രഭുക്കളുമായി ഒക്കത്തക്ക പ്രവാസത്തിന്നായ്മാറു പോകും, എന്നു
യഹോവ പറയുന്നു.

൨, ൧ യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: മോവാബിന്റേ മൂന്നു നാലു ദ്രോഹങ്ങ
ളിൻ നിമിത്തം (ശിക്ഷ വേണം), ഞാൻ അതിനെ തിരിക്ക ഇല്ല; അവർ
൨ എദോമ്യരാജാവിൻ അസ്ഥികളെ കമ്മായമാക്കി ചുടുകയാൽ,— ഞാൻ
മോവാബിൽ തീ അയപ്പതു കിരിയോഥിലേ അരമനകളെ തിന്നുകളയും.
ആരവാരവും പോൎവ്വിളിയും കാഹളനാദവും പൊങ്ങുകയിൽ മോവാബ്
൩ ചാകും. അതിൻ ഉള്ളിൽനിന്നു ഞാൻ ന്യായാധിപനെ ഛേദിച്ചു അ
തിൻ സകലപ്രഭുക്കളെയും കൂടേ കൊന്നുകളയും എന്നു യഹോവ പ
റയുന്നു.

൪ യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: യഹൂദയുടേ മൂന്നു നാലു ദ്രോഹങ്ങളിൻ
നിമിത്തം (ശിക്ഷ വേണം), ഞാൻ അതിനെ തിരിക്ക ഇല്ല; അവർ യ
ഹോവയുടേ ധൎമ്മോപദേശത്തെ നിരസിച്ചു അവന്റേ വെപ്പുകളെ സൂ
ക്ഷിയാതേ പോയി പിതാക്കന്മാർ പിന്തേൎന്ന പൊള്ളു(ദേവ)കൾ അവ
൫ രെ തെററിക്കയാൽ,— ഞാൻ യഹൂദയിൽ തീ അയപ്പൂ യരുശലേമി
ലേ അരമനകളെ തിന്നുകളയും.

൬ യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഇസ്രയേലിന്റേ മൂന്നു നാലു ദ്രോഹങ്ങ
ളിൻ നിമിത്തം (ശിക്ഷ വേണം), ഞാൻ അതിനെ തിരിക്ക ഇല്ല; അ
വർ പണത്തിന്നായി നീതിമാനെയും ഒരു ജോടു ചെരിപ്പു ഹേതുവായി
൭ അഗതിയെയും വില്ക്കയാൽ തന്നേ. എളിയോരുടേ തലമേൽ മൺപൊടി
(കാണ്മാൻ) കൊതിക്കയും ദീനരുടേ വഴിയെ മറിക്കയും ചെയ്യുന്നു; താനും
തന്റേ അപ്പനും ഒരു യുവതിയെ ഗമിക്കുന്നു എന്റേ വിശുദ്ധനാമ
൮ ത്തെ ബാഹ്യമാക്കേണം എന്നത്രേ. പിന്നേ പണയം വെച്ച വസ്ത്രങ്ങ
ളെ പരത്തി ബലിപീഠംതോറും ശയിച്ചുകൊണ്ടു തങ്ങടേ ദേവന്റേ
൯ ആലയത്തിൽ പിഴചെയ്യിച്ചവരുടേ വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നു.— ഞാനോ
അമോൎയ്യനെ അവരുടേ മുമ്പിൽനിന്നു സംഹരിച്ചുകളഞ്ഞു, ദേവതാരങ്ങ
ളുടേ ഉയൎച്ചയോളം ഉയരവും കരുമരങ്ങൾക്ക് ഒത്ത ഊററവും ഉള്ളവനെ
തന്നേ; മീത്തൽ അവന്റേ ഫലത്തെയും ചുവട്ടിൽ വേരുകളെയും ഒടുക്കി
൧൦ യല്ലോ. ഞാനും നിങ്ങളെ മിസ്രദേശത്തുനിന്നു കരേററി നാല്പതു വൎഷം
കൊണ്ടു നിങ്ങളെ മരുവിൽ നടത്തി അമോൎയ്യന്റേ ദേശത്തെ അടക്കുമാ
൧൧ റാക്കി അല്ലോ. നിങ്ങളുടേ മക്കളിൽ ചിലരെ ഞാൻ പ്രവാചകരും യു
വാക്കളിൽ കണ്ടവരെ നജീരന്മാരും ആക്കി സ്ഥാപിച്ചു. ഹേ ഇസ്രയേൽ
പുത്രന്മാരേ ഇങ്ങനേ തന്നേ അല്ലയോ? എന്നു യഹോവയുടേ അരുള
൧൨ പ്പാടു. നിങ്ങളോ നജീരന്മാരെ വീഞ്ഞു കുടിപ്പിച്ചു പ്രവാചകന്മാരോടു
൧൩ പ്രവചിക്കരുത് എന്നു കല്പിച്ചു പോയല്ലോ?— ഇതാ കററകളെ ഏ
ററിനിറെച്ച വണ്ടി അമുങ്ങും പോലേ ഞാൻ നിങ്ങളെ അമുക്കി ആ
൧൪ ഴ്ത്തുന്നു. അന്നു വേഗവാന്ന് ഓട്ടം മുട്ടും, ബലവാൻ തന്റേ ഊക്കിനെ
ഉറപ്പിക്ക ഇല്ല, വീരൻ തൻദേഹിയെ ഒഴിച്ചു പോവാറാക്കുകയും ഇല്ല;
൧൫ വില്ലിനെ ഏന്തുന്നവൻ നില്ക്കയും ഇല്ല, കാലുകൾക്കു ലഘുത്വം ഉള്ളവൻ
താൻ കുതിരപ്പുറത്ത് ഏറിയവൻ താൻ ദേഹിയെ വഴുതിക്കയും ഇല്ല.
൧൬ അന്നാൾ വീരന്മാരിൽ മിടുമിടുക്കൻ നഗ്നനായി മണ്ടിപ്പോകും എന്നു
യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.

൩. അദ്ധ്യായം. (—൬.)

പ്രവാചകൻ ദൈവനിയുക്തനായി അറിയിക്കേണ്ടുന്നതു: (൯) ഇസ്രയേലിലേ ശിക്ഷാസന്ദൎശനം (൪, ൧) ശമൎയ്യയുടേ നിൎവ്വാസവും. (൪) ബിംബസേവ ചെയ്യുപോന്നാൽ ശിക്ഷകൾ പെരുകും (൫, ൧) മനന്തിരിയാഞ്ഞാൽ (൬, ൧) മൂലഛ്ഛേദമേ ഉള്ളു.

൧ അല്ലയോ ഇസ്രയേൽപുത്രന്മാരേ നിങ്ങൾക്കു നേരേ യഹോവ ഉരെ
൨ ക്കുന്ന ഈ വചനത്തെ കേൾപ്പിൻ! ഊഴിയിലേ സകലഗോത്രങ്ങളി
ലും ഞാൻ നിങ്ങളെ മാത്രം അറിഞ്ഞുകൊൾകയാൽ തന്നേ നിങ്ങളുടേ എ
ല്ലാ അകൃത്യങ്ങളെയും നിങ്ങടേ മേൽ സന്ദൎശിച്ചു വരുത്തും എന്നുള്ളതു
ഞാൻ മിസ്രദേശത്തുനിന്നു കരേററിയ സൎവ്വഗോത്രത്തിന്നും കൊള്ളുന്നു.
൩ ഇരുവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞൊത്തിട്ട് അല്ലാതേ ഒന്നിച്ചു നടക്കുമോ?
൪ കാട്ടിൽ സിംഹം അലറുന്നത് ഇര ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ? വല്ലതും പിടിച്ചിട്ട്
൫ ഒഴികേ ചെറുകോളരി തൻപടപ്പിൽനിന്നു നാദം ഇടുമോ? കുടുക്ക്
ഏതും ഇല്ലാതേ കണ്ടോ പുള്ളു നിലത്തേവലയിൽ കുടുങ്ങുന്നതു? വലനി
൬ ലത്തുനിന്നു പൊങ്ങുന്നതു വല്ലതും പിടിക്കൂടീട്ട് അല്ലാതേ കണ്ടോ? അല്ല
നഗരത്തിൽ കാഹളം ഊതിയാൽ ജനം ഞെട്ടിപ്പോക ഇല്ലയോ? അല്ല
യഹോവ ചെയ്യാതേകണ്ടു പട്ടണത്തിൽ വല്ലതിന്മ ഉണ്ടാകുമോ?
൭ യഹോവാകൎത്താവാകട്ടേ സ്വദാസരാകുന്ന പ്രവാചകന്മാൎക്കു തന്റേ രഹ
൮ സ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തീട്ട് ഒഴികേ ഒന്നും ചെയ്യു ഇല്ല. സിംഹം അ
ലറി, ആർ ഭയപ്പെടാതിരിക്കും? യഹോവാകൎത്താവ് ഉരെച്ചു, ആർ പ്രവ
ചിക്കാതിരിക്കും?
൯ (ഹേ പ്രവാചകരേ) അഷ്ദോദിലേ അരമനകളിലും മിസ്രദേശത്തേ
അരമനകളിലും കേൾപ്പിക്കേണ്ടുന്നിതു: അല്ലയോ ശമൎയ്യമലകളിന്മേൽ
വന്നു കൂടി അതിന്നടുവിലുള്ള പെരിയ അലോസരങ്ങളെയും (ദീനരെ)
൧൦ ഞെരുക്കുന്ന വിധങ്ങളെയും കാണ്മിൻ എന്നത്രേ. തങ്ങളുടേ അരമന
കളിൽ സാഹസവും കിണ്ടവും നിക്ഷേപിച്ചുംകൊണ്ടു ചൊവ്വുള്ളതു ചെ
൧൧ യ്യ്വാൻ അവർ അറിയാ എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.— അതുകൊ
ണ്ടു യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ദേശത്തിൻചുഴവും മാ
ററാൻ അതാ! നിന്റേ ശക്തിയെ നിന്മേൽനിന്നു കിഴിച്ചു അരമന
൧൨ കളെ കവൎന്നുകളയും. യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഇടയൻ സിംഹ
ത്തിൻവായിൽനിന്നു രണ്ടു കാലോ ഒരു ചെവിത്തട്ടോ പറിച്ച് ഉദ്ധരി

ക്കും പോലേ അത്രേ ശമൎയ്യയിൽ മെത്തക്കോണിലും കട്ടിലിൻജമക്കാള
൧൩ ത്തിലും ഇരിക്കുന്ന ഇസ്രയേൽപുത്രന്മാർ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടും.— (ജാതി
കളേ) നിങ്ങൾ കേട്ടു യാക്കോബ് ഗൃഹത്തോടു സാക്ഷീകരിപ്പിൻ!
എന്നു സൈന്യങ്ങളുടേ ദൈവമായ യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു:
൧൪ ഞാൻ ഇസ്രയേലിൻദ്രോഹങ്ങളെ അവന്മേൽ സന്ദൎശിച്ചു വരുത്തുമന്നു
ബേഥേലിലേ ബലിപീഠങ്ങളിൽ സന്ദൎശിക്കും, പീഠത്തേക്കൊമ്പുകൾ
൧൫ അറുക്കപ്പെട്ടു നിലത്തു വീഴും. വേനൽഭവനത്തോടു ഹേമന്തഗേഹത്തെ
യും ഞാൻ തകൎക്കും, ആനക്കൊമ്പിൻമാടങ്ങൾ കെട്ടും അനേകം വീടു
കൾ മുടിഞ്ഞും പോം, എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൪, ൧ ഹേ ശമൎയ്യമലമേലുള്ള ബാശാന്യപശുക്കളേ ഈ വചനത്തെ കേൾ
പ്പിൻ! നിങ്ങൾ അഗതികളെ ഞെരുക്കി എളിയവരെ ഉപദ്രവിച്ചുംകൊ
ണ്ടു നാം കുടിപ്പാൻ കൊണ്ടുവാ എന്നു താന്താന്റേ ഭൎത്താവോടു പറയുന്ന
൨ വരല്ലോ. യഹോവാകൎത്താവു തന്റേ വിശുദ്ധി ആണ സത്യം ചെയ്തി
തു: ഇതാ നിങ്ങളെ കൊക്കകൾകൊണ്ടും നിങ്ങളുടേ ശേഷിപ്പിനെ മീൻ
ചൂണ്ടലുകൾകൊണ്ടും പിടിച്ച് ഇഴെക്കുന്ന നാളുകൾ നിങ്ങടേ മേൽ വരും.
൩ അന്നു നിങ്ങൾ അവളവൾ ചൊവ്വേ നോക്കി (മതിലിൻ) കണ്ടികളൂടേ
പുറപ്പെട്ടു ഹൎമ്മോനവരേ എറിഞ്ഞു വിടപ്പെട്ടും, എന്നു യഹോവയുടേ
അരുളപ്പാടു.
൪ ഹേ (ഇസ്രയേലേ) ബേഥേലിലേക്കു ചെന്നു ദ്രോഹിച്ചുപോരുവിൻ!
ഗില്ഗാലിൽ (ചെന്നു) ദ്രോഹങ്ങളെ പെരുക്കുവിൻ! രാവിലേതോറും നി
ങ്ങളുടേ ബലികളെയും മൂന്നു നാൾ ചെല്ലുന്തോറും (൫ മോ. ൧൪, ൨൮)
൫ നിങ്ങടേ ദശാംശങ്ങളെയും കഴിപ്പിൻ! പുളിച്ചമാവു കൂടിയതു സ്തുതി
ബലിയായി കത്തിച്ചു ധൂപിപ്പിൻ! മനഃപൂൎവ്വകാഴ്ചകളെയും കൂറിവിളി
പ്പിൻ! ഈവക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലോ ഇസ്രയേൽപുത്രന്മാരേ! എന്നു യ
൬ ഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.— ഞാനോ അങ്ങേ പട്ടണങ്ങളിൽ
എല്ലാം നിങ്ങൾക്കു പല്ലിൻവെടിപ്പും നിങ്ങളുടേ എല്ലാവിടങ്ങളിലും അ
പ്പക്കുറച്ചലും തന്നുവല്ലോ? നിങ്ങൾ എന്നോളം തിരിഞ്ഞുതും ഇല്ല എന്നു
൭ യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ഞാനോ കൊയ്ത്തിന്ന് ഇനി മൂന്നു തിങ്കൾ
ഉള്ളപ്പോൾ മാരിയെ നിങ്ങൾക്കു മുടക്കി, അത്രയല്ല ഓർ ഊരിൽ പെ
യ്യിച്ചു മറേറ ഊരിൽ പെയ്യിക്കാതേ പോന്നു; ഒരു കണ്ടത്തിൽ മഴ പെ
൮ യ്യും, പെയ്യാത്ത കണ്ടം ഉണങ്ങും. പിന്നേ രണ്ടു മൂന്ന് ഊരുകൾ വെ
ള്ളം കുടിപ്പാൻ ഓർ ഊരിലേക്കു ചാഞ്ചാടിയാലും തൃപ്തി വരാ, എന്നിട്ടും

എന്നോളം തിരിഞ്ഞതും ഇല്ല എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൯ (നെല്ലിൻ) കരുവാളിപ്പും മഞ്ഞളിപ്പുംകൊണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങളെ അടിച്ചു,
നിങ്ങടേ തോട്ടങ്ങൾ പറമ്പുകളും അത്തികൾ ഒലീവമരങ്ങളും മിക്കതി
നെ വെട്ട്ക്കിളി തിന്നുകളഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നോളം തിരിഞ്ഞതും ഇല്ല
൧൦ എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ഞാൻ മിസ്രനടപ്പുപോലത്തേ മഹാ
വ്യാധിയെ നിങ്ങളിൽ അയച്ചുവിട്ടു, നിങ്ങളുടേ യുവാക്കളെയും ശത്രു
വശത്ത് ആയ്പ്പോയ കുതിരകളെയും വാളാൽ കൊന്നു, ഇങ്ങനേ നി
ങ്ങളുടേ മൂക്കുകളിലും അങ്ങേ പാളയങ്ങളുടേ നാററത്തെ പൊങ്ങിച്ചു,
നിങ്ങൾ എന്നോളം തിരിഞ്ഞതും ഇല്ല എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൧൧ ദൈവം സദോമിനെയും ഘമോറയെയും മറിച്ചതു പോലേ (൫ മോ.
൨൯, ൨൨) ഞാൻ നിങ്ങളിൽ മറിപ്പു നടത്തി, നിങ്ങൾ ദഹനത്തിൽനി
ന്നു പറിച്ചെടുത്ത കൊള്ളിക്കും ഒത്തു ചമഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നോളം തിരി
ഞ്ഞതും ഇല്ല എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൧൨ അതുകൊണ്ട് ഇസ്രയേലേ ഞാൻ നിന്നെ ഇപ്രകാരം ചെയ്യും; നിന്നെ
ഇതു ചെയ്വാൻ ഇരിക്കയാൽ ഹേ ഇസ്രയേലേ നിൻദൈവത്തെ എതി
൧൩ രേല്പാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊൾക! ആയവൻ ആകട്ടേ ഇതാ മലകളെ ഉരു
വാക്കുകയും കാററിനെ സൃഷ്ടിക്കയും മനുഷ്യനോട് അവന്റേ ഉന്നൽ
ഇന്നത് എന്ന് അറിയിക്കയും അരുണോദയതമസ്സുകളെ ഉണ്ടാക്കയും
ഭൂമിയുടേ അഗ്രങ്ങളിന്മേൽ നടകൊൾകയും ചെയ്യുന്നവൻ തന്നേ.
സൈന്യങ്ങളുടേ ദൈവമായ യഹോവ എന്ന് അവന്റേ നാമം.
൫, ൧ ഇസ്രയേൽഗൃഹമേ ഞാൻ നിങ്ങളെച്ചൊല്ലി വിലാപമായി എടുക്കുന്ന
൨ ഈ വചനത്തെ കേൾപ്പിൻ! ഇസ്രയേൽകന്യക വീണു, ഇനി എഴുനീ
ല്ക്കയും ഇല്ല, അവൾ തൻനിലത്തു തള്ളിയിടപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു, നിവി
൩ ർത്തുന്നവൻ ആരും ഇല്ല. കാരണം യഹോവാകർത്താവ് ഇവ്വണ്ണം പറ
യുന്നു: ആയിരമായി (പോരിന്നു) പുറപ്പെടുന്ന നഗരം ഇസ്രയേൽഗൃഹ
ത്തിന്നു നൂറിനെ ശേഷിപ്പിക്കും, നൂറായി പുറപ്പെടുന്ന ഊർ പത്തിനെ
യും ശേഷിപ്പിക്കും.
൪ എന്തെന്നാൽ യഹോവ ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തോട് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു:
൫ എന്നെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടു ജീവിപ്പിൻ! ബേഥേലിനെ തിരയൊല്ലാ,
ഗില്ഗാലിൽ ചെല്ക്കയും ബേർശബയിൽ കടക്കയും അരുതു! ഗില്ഗാൽ
൬ കേവലം പ്രവസിച്ചും ബേഥേൽ ഇല്ലായ്മയായും പോകും. യഹോവ
യെ മാത്രം തിരഞ്ഞു ജീവിപ്പിൻ! അവൻ അഗ്നിപോലേ യോസേഫ്

ഗ്രഹത്തിൽ ചാടീട്ടു ബേഥേലിന്നു കെടുക്കുന്നവൻ ആരും ഇല്ലാതേ തീ
൭ തിന്നുകളയായ്വാൻ തന്നേ!— ഇവർ ന്യായത്തെ മക്കിപ്പൂവാക്കി മറിച്ചു,
൮ നീതിയെ നിലത്തോളം ചാച്ചുകളയുന്നു. അവനോ കാർത്തികയെയും
തിരുവാതിരമൃഗ്നെയും ഉണ്ടാക്കയും മരണനിഴലിനെ ഉഷസ്സാക്കി മാ
റുകയും പകലിനെ രാവാക്കി ഇരുട്ടുകയും കടൽവെള്ളങ്ങളെ വിളിച്ചു
൯ ഭൂപ്പരപ്പിന്മേൽ പകരുകയും, കോട്ടയുടേ മേൽ കലാപം വരുത്തുംവ
ണ്ണം ശക്തനു കലാപം മിന്നിച്ചു തട്ടിക്കയും ചെയ്യുന്നു; യഹോവ എന്നു
൧൦ അവന്റെ നാമം.— ഇവരോ പടിവാതില്ക്കൽ ശാസിക്കുന്നവനെ പ
൧൧ കെച്ചു തികവു സംസാരിക്കുന്നവനെ അറെച്ചുകളയുന്നു. ആകയാൽ
നിങ്ങൾ എളിയവന്റെ മേൽ ചവിട്ടി അവനോടു നെൽക്കോഴ മുട്ടിച്ചു
വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ടു വെട്ടുകൽവീടുകളെ പണിയിച്ചിട്ടും അവററിൽ വസി
ക്ക ഇല്ല, മനോഹരവള്ളിപ്പുറമ്പുകളെ നട്ടിട്ടും അതിൻവീഞ്ഞു കുടിക്ക
൧൨ യും ഇല്ല. ഞാൻ ആകട്ടേ നിങ്ങളുടേ ദ്രോഹങ്ങൾ പെരുത്തു പാപ
ങ്ങൾ ഉരത്തു എന്നു അറിയുന്നു, നീതിമാനെ ഒതുക്കി (കുലപാതകനോടു)
വീഴ്പ്പണം വാങ്ങി പടിവാതില്ക്കൽ ദരിദ്രരേ (ന്യായത്തെ) മറിച്ചും
പോരുന്നവരേ!
൧൩ അതുകൊണ്ടു ബുദ്ധിമാൻ ഈ കാലത്തു മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു; ഇതു ദുഷ്കാ
൧൪ ലം അല്ലോ. നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടതിന്നു തിന്മയെ അല്ല നന്മയെ തി
രവിൻ! സൈന്യങ്ങളുടേ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പ്ര
൧൫ കാരം നിങ്ങളോടു കൂടേ ഉണ്ടു എന്നു വരുവാനായേ. തിന്മയെ പകെ
ച്ചു നന്മയെ സ്നേഹിച്ചു പടിവാതില്ക്കൽ ന്യായത്തെ നിലനിൎത്തിക്കൊൾ
വിൻ! പക്ഷേ സൈന്യങ്ങളുടേ ദൈവമായ യഹോവ യോസേഫിൻ
൧൬ ശേഷിപ്പിനെ കനിഞ്ഞുകൊള്ളും.— അതുകൊണ്ടു സൈന്യങ്ങളുടേ ദൈ
വമായ യഹോവാകൎത്താവു ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: വീഥിതോറും അലമുറ!
അയ്യോ അയ്യോ എന്നു തെരുതോറും പറകയും ഖേദത്തിന്നായി കൃഷി
ക്കാരനെയും വിലാപവിദഗ്ധരോടു തൊഴിപ്പിൻ! എന്നും വിളിക്കയും,
൧൭ എല്ലാ വള്ളിപ്പുറമ്പുകളിലും അലമുറ തുടരുകയും ആം. ഞാൻ ആകട്ടേ
നിന്നിൽക്കൂടി കടന്നുചെല്ലും എന്നു യഹോവ പറയുന്നു (൨ മോ. ൧൨, ൧൨).
൧൮ യഹോവാദിവസത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൎക്കു ഹാ കഷ്ടം! യഹോവാദി
വസം നിങ്ങൾക്കു എന്തിന്നു വേണം? അതു വെളിച്ചമല്ല ഇരുട്ടത്രേ.
൧൯ ഓർ ആൾ സിംഹത്തിൽനിന്നു മണ്ടിപ്പോയാൽ കരടി അവനെ പററും,
വീട്ടിൽ പുക്കാൽ കൈ ചുവരോടു ചാരീട്ടു പാമ്പു കടിക്കും എന്ന പോലെ

൨൦ അല്ലോ! വെളിച്ചമല്ല ഇരുൾ അല്ലോ യഹോവാദിവസം ആയതു, തെ
൨൧ ളക്കമില്ലാത്ത അന്ധകാരമത്രേ.— നിങ്ങളുടേ പെരുനാളുകളെ ഞാൻ പ
കെച്ചു ധിക്കരിക്കുന്നു, നിങ്ങടേ സഭായോഗങ്ങളെ മണത്തുനോക്കുക ഇ
൨൨ ല്ല; കാരണം: നിങ്ങൾ എനിക്കു ഹോമങ്ങളെയും അന്നേ കാഴ്ചകളെ
യും കഴിച്ചാൽ എനിക്കു തെളിയുന്നില്ല, തടിപ്പിച്ച കന്നുകളാലുള്ള സ്തുതി
൨൩ ബലിയെ നോക്കുന്നതും ഇല്ല. നിന്റെ പാട്ടുകളുടേ അമളിയെ എ
ന്മേൽനിന്ന് അകററുക, നിന്റെ കിന്നരങ്ങളുടേ സ്വരം ഞാൻ കേൾക്ക
൨൪ യും ഇല്ല. വെള്ളങ്ങൾ പോലേ ന്യായവിധിയും നിത്യനദിക്കണക്കേ
നീതിയും പ്രവാഹിച്ചു വരുമാറാക!
൨൫ അല്ലയോ ഇസ്രയേൽഗൃഹമേ മരുഭൂമിയിൽ നാല്പതുവർഷംകൊണ്ടു നി
൨൬ ങ്ങൾ എനിക്കു ബലികാഴ്ചകളെയും അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഉണ്ടാ
ക്കിക്കൊണ്ട വിഗ്രഹങ്ങൾ ആകുന്ന സക്കുത്ത് എന്ന നിങ്ങളുടേ രാജാവെ
യും നിങ്ങടേ കേവാൻ (ശനി) എന്ന നക്ഷത്രദേവനെയും വഹിച്ചുപോ
൨൭ ന്നുവല്ലോ? ഞാനോ നിങ്ങളെ ദമസ്കിൻ അപ്പുറത്തേക്കു പ്രവസിപ്പി
ക്കും, എന്നു സൈന്യങ്ങളുടേ ദൈവം എന്നു പേർകൊണ്ട യഹോവ പ
റയുന്നു.
൬, ൧ ചീയോനിലേ പ്രമത്തന്മാൎക്കും ശമൎയ്യമലമേലേ നിൎഭയന്മാൎക്കും ഹാ ക
ഷ്ടം! ജാതികളിൽ ഒന്നാമതിങ്കൽ പേൎപ്പെട്ടവരാകയാൽ ഇസ്രയേൽഗൃഹ
൨ ക്കാർ ചെന്ന് ആശ്രയിക്കുന്നോരേ! കൽനെക്കു കടന്നു നോക്കുവിൻ!
അവിടേനിന്നു വലിയ ഹമത്തിലേക്കും പോവിൻ! പിന്നേ ഫലിഷ്ടരുടേ
ഗത്ഥിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുവിൻ! അന്നേ ഇരുരാജ്യങ്ങളിലും ഇവ നല്ല
വയോ? നിങ്ങടേ അതിരെക്കാൾ ഇവററിൻ അതിർ വലുത് എന്നോ?
൩ സാഹസം ഇരുന്നരുളുന്നതിനെ അടുപ്പിച്ചിട്ടും ദുൎദ്ദിവസം ദൂരേ എന്നു
൪ വെച്ചുള്ളോരേ! ആനക്കൊമ്പിൻ കട്ടിലുകളിന്മേൽ കിടന്നു മെത്തക
ളിന്മേൽ ഞെളിഞ്ഞു ചരിഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽനിന്നു തെരിഞ്ഞ കുഞ്ഞാടുകളെ
൫ യും ആലയുള്ളിൽനിന്നു കന്നുകളെയും ഭക്ഷിക്കുന്നോരേ! കിന്നരത്തോ
ടു കളിഗാനം മേളിച്ചു ദാവിദെപ്പോലേ വാദ്യരാഗങ്ങളെ കററു പഠിച്ചു
൬ കൊള്ളുന്നോരേ! തിരുക്കിണ്ണങ്ങളിൽ വീഞ്ഞു കുടിച്ചു മേത്തരതൈലങ്ങ
ളെ മേല്ക്കു തേച്ചുംകൊണ്ടു യോസേഫിൻ ഭംഗത്തെച്ചൊല്ലി ഒരു വേദന
൭ യും ഇല്ലാത്തോരേ!— അതുകൊണ്ട് അവർ ഇപ്പോൾ പ്രവസിക്കുന്നവ
രുടേ മുമ്പരായി പ്രവസിച്ചുപോകും, ഞെളിഞ്ഞുചരിഞ്ഞവരുടേ കൂക്കലും
൮ നീങ്ങും. സൈന്യങ്ങളുടേ ദൈവമായ യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടാവി

തു: യാക്കോബിൻഡംഭത്തെ ഞാൻ അറെച്ചു അവന്റെ അരമനകളെ
പകെച്ചു പട്ടണത്തെയും അതിൻനിറവിനെയും ഏല്പിച്ചു വിടുന്നുണ്ടു
൯ എന്നു യഹോവാകൎത്താവു തന്നാണ സത്യം ചെയ്തു. പിന്നേ ഉണ്ടാവിതു:
൧൦ ഒരു വീട്ടിൽ പത്ത് ആൾ മിഞ്ചി ഇരുന്നാലും അവർ മരിക്കും. (ചത്ത
വന്റെ) അമ്മാവനോ ശവദഹനനോ വീട്ടിൽനിന്നു ശവത്തെ പുറത്താ
ക്കുവാൻ എടുക്കുമ്പോൾ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളറയിൽ ഉള്ളവനോടു: ഇനിയും
അങ്ങ് ഉണ്ടോ? എന്നു ചോദിച്ചാൽ ഇവൻ ആരും ഇല്ലെന്നും മിണ്ടല്ലേ
൧൧ യഹോവാനാമം ഇന്നു ഓൎപ്പിക്കേണ്ടതല്ലല്ലോ എന്നും പറയും. യഹോവ
ആകട്ടേ ഇതാ കല്പിക്കുന്നു, എന്നിട്ടു വലിയ വീടു ശകലങ്ങളും ചെറിയ
വീടു തുണ്ടുകളുമാക്കി തകൎക്കും.
൧൨ കുതിരകൾ പാറമേൽ ഓടുമോ? അവിടേ മൂരികളെ കെട്ടി ഉഴാമോ?
എന്നാലും നിങ്ങൾ ന്യായത്തെ വിഷവും നീതിയുടേ ഫലത്തെ മക്കിപ്പൂ
൧൩ വും ആക്കി മറിക്കുന്നു! ഹേ ഞങ്ങളുടേ ശക്തികൊണ്ടു ഞങ്ങൾ കൊമ്പു
കളെ സാധിച്ചുകൊള്ളുന്നു എന്നു ചൊല്ലി ഇല്ലാത്ത വസ്തുവിങ്കൽ സന്തോ
൧൪ ഷിക്കുന്നോരേ! ഞാനോ ഇസ്രയേൽഗൃഹമേ ഇതാ നിങ്ങളുടേ മേൽ
ഒരു ജാതിയെ എഴുനീല്പിക്കുന്നു, അവർ നിങ്ങളെ ഹമത്തിൻ അരികിൽ
മുതൽ പാഴ്നിലത്തോടു വരെക്കും ഒതുക്കി വെക്കും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടേ
ദൈവമായ യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.

൭. അദ്ധ്യായം. (—൯.)

അഞ്ചു ദൎശനങ്ങളാൽ ഇസ്രയേലിൽ തട്ടുന്ന ന്യായവിധിയെ വൎണ്ണിക്കുന്നതിൽ (൧) രണ്ടുകൊണ്ടു ശിക്ഷയുടേ ആരംഭത്തെയും (൭) മൂന്നാമതുകൊണ്ടു രാജ്യസംഹാരത്തെയും (൧൦) ബേഥേലിലേ ശത്രുത്വം വെളിപ്പെട്ട ശേഷം (൮, ൧) നാലാമതുകൊണ്ടു ജനത്തിന്റെ മുടിവിനെയും (൯, ൧) അഞ്ചാമതുകൊണ്ടു യരുശലേമ്യദേവാലയത്തിൻ ഇടിവിനെയും (൧൧) പുതിയ ദൈവരാജ്യത്തെയും സൂചിപ്പിച്ചതു.

൧ യഹോവാകൎത്താവ് എനിക്ക് ഈവണ്ണം കാണിച്ചു: രണ്ടാം പുല്ലുമുളെച്ചു
തുടങ്ങുമ്പോൾ അവൻ ഇതാ വെട്ടിലുകളെ നിൎമ്മിച്ചു രണ്ടാം മുളെപ്പോ
൨ ഇതാ രാജാവു പുല്ലുകളെ അറിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമത്രേ. പിന്നേ അവ
നിലത്തേസസ്യത്തെ തിന്നു തീൎന്നാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞു: അയ്യോ യഹോ
വാകൎത്താവേ ക്ഷമിക്കേണമേ! യാക്കോബ് എങ്ങനേ നില്ക്കും? ചെറിയ

൩ വനല്ലോ! എന്നാറേ യഹോവെക്ക് അതിങ്കൽ പശ്ചാത്താപം തോന്നി,
അത് ആകയില്ല എന്നു യഹോവ പറകയും ചെയ്തു.
൪ യഹോവാകൎത്താവ് എനിക്ക് ഇവ്വണ്ണം കാണിച്ചു: യഹോവാകൎത്താവ്
ഇതാ തീകൊണ്ടു ദണ്ഡിപ്പിപ്പാൻ (തീക്കു) വിളിച്ചു, ആയതു വലിയ ആ
൫ ഴിയെ തിന്ന ശേഷം യഹോവാവകാശത്തെ തിന്നു (തുടങ്ങി). ഞാനോ
പറഞ്ഞു: ഹാ യഹോവാകൎത്താവേ അടങ്ങേണമേ! യാക്കോബ് എങ്ങ
൬ നേ നില്ക്കും? ചെറിയവനല്ലോ! എന്നാറേ യഹോവെക്ക് അതിങ്കൽ
പശ്ചാത്താപം തോന്നി, അതും ആകയില്ല എന്നു യഹോവ പറകയും
ചെയ്തു.
൭ അവൻ എനിക്ക് ഇവ്വണ്ണം കാണിച്ചു: തൂക്കനൂൽ ഇട്ടു തീൎത്തൊരു മതി
ലിന്മേൽ ഇതാ കൎത്താവു കയ്യിൽ ഈയക്കട്ടിയെ പിടിച്ചു നില്ക്കുന്നു.
൮ ആമോസേ നീ എന്തു കാണുന്നു? എന്നു യഹോവ എന്നോടു പറഞ്ഞാറേ
തൂക്കുകട്ടി എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. കൎത്താവു പറഞ്ഞു: ഇതാ എൻജന
മായ ഇസ്രയേലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ തൂക്കുകട്ടിയെ ഇടുന്നു, ഇനി അവ
൯ നെ കടന്നു വിട്ടേക്കയില്ല. ഇഛാക്കിൻ കുന്നുകാവുകൾ ശൂന്യവും ഇ
സ്രയേലിൻ വിശുദ്ധസ്ഥലങ്ങൾ പാഴായും പോകും, ഞാൻ വാളുമായി യ
രോബ്യാംഗൃഹത്തിന്നു നേരേ എഴുനീല്ക്കയും ചെയ്യും.
൧൦ എന്നാറേ ബേഥേലിലേ പുരോഹിതനായ അമച്ച്യാവ് ഇസ്രയേൽരാ
ജാവായ യരോബ്യാമിന്ന് ആളയച്ചു ചൊല്ലിവിട്ടിതു: "ആമോസ് ഇസ്ര
യേൽഗൃഹത്തിൻ ഉള്ളിൽ നിനക്ക് എതിരേ കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു;
൧൧ അവന്റെ വചനങ്ങളെ ഒക്കയും ദേശത്തിന്നു സഹിച്ചുകൂടാ. ആമോ
സാകട്ടേ യരോബ്യാം വാൾകൊണ്ടു മരിക്കും ഇസ്രയേൽതനതുനാട്ടിൽ
൧൨ നിന്നു പ്രവസിച്ചു പോകയും ആം എന്നിപ്രകാരം പറഞ്ഞു." ആമോ
സോടു അമച്ച്യാവ് പറഞ്ഞിതു: ദൎശനക്കാരാ പോയി യഹൂദാദേശത്തേ
ക്കു മണ്ടിക്കളക! അവിടേ അപ്പം തിന്നു അവിടേ പ്രവചിച്ചു പോരാം.
൧൩ ബേഥേലിലോ ഇനി പ്രവചിച്ചു വരരുതു ഇതു രാജാവിന്റെ വിശുദ്ധ
൧൪ സ്ഥലവും രാജത്വത്തിൻ കലധാനിയും അല്ലോ. അമച്ച്യാവോട് ആ
മോസ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു: ഞാൻ പ്രവാചകനും അല്ല പ്രവാചകപുത്രനും
അല്ല ഞാൻ, കന്നുകാലി നോക്കി അമാറത്തിപ്പഴങ്ങൾ തിന്നു കഴിക്കുന്ന
൧൫ വനത്രേ. ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൻ പിറകിൽനിന്നോ യഹോവ എന്നെ കൂട്ടി
ക്കൊണ്ടു: നീ ചെന്നു എൻജനമായ ഇസ്രയേലിനോടു പ്രവചിക്ക എന്നു
൧൬ യഹോവ എന്നോടു പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ യഹോവാവചനത്തെ കേൾക്ക!

ഇസ്രയേലിന്ന് എതിരേ പ്രവചിക്കൊല്ലാ, ഇഛാക്ഗൃഹത്തെക്കൊള്ളേ
൧൭ ളുകയും അരുതു എന്നു നീ പറയുന്നു. അതു കൊണ്ടു യഹോവ ഇവ്വ
ണ്ണം പറയുന്നു: നിന്റെ ഭാൎയ്യ നഗരത്തിൽ പുലയാട്ടം, നിന്റെ മക്കളും,
മകളരും വാളാൽ വീഴും, നിന്റെ നിലമ്പറമ്പു അളത്തച്ചരടുകൊണ്ടു
വിഭാഗിച്ചുപോകും, നീയോ അശുദ്ധരാജ്യത്തു മരിക്കും, ഇസ്രയേൽ തനതു
നാട്ടിൽനിന്നു പ്രവസിച്ചുപോകയും ആം.
൮, ൧ യഹോവാകൎത്താവ് എനിക്ക് ഇവ്വണ്ണം കാണിച്ചു: ഇതാ ഒരു കൊട്ട
൨ പഴുത്ത പഴം. ആമോസേ നീ എന്തു കാണുന്നു? എന്ന് അവൻ പറ
ഞ്ഞാറേ ഒരു കൊട്ട പഴം എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ യഹോവ എ
ന്നോടു പറഞ്ഞു: എൻജനമായ ഇസ്രയേലിന്ന് അവസാനം വന്നു, ഞാൻ
൩ ഇനി അവനെ കടന്നു വിട്ടേക്കയില്ല (൭, ൮). അന്നു മന്ദിരത്തിലേ
പാട്ടുകൾ ഓളിയായി തിരിയും എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു,
പിണങ്ങൾ പെരുത്തു, അവൻ അവറ്റെ എല്ലാവിടത്തും എറിഞ്ഞുകള
൪ യുന്നു, മിണ്ടല്ലേ!— എന്നുള്ളതു കേൾപ്പിൻ ദരിദ്രനെ വിഴുങ്ങുവാനും
൫ ഭൂമിയിലേ സാധുക്കളെ മുടിപ്പാനും കപ്പുന്നവരേ! ഞങ്ങൾ നെല്ലു വി
ല്ക്കേണ്ടതിന്നു വാവും ധാന്യശാലയെ തുറക്കേണ്ടതിന്നു ശബ്ബത്തും എപ്പോൾ
കഴിയും? ഏഫയെ കുറെച്ചു ശേക്കലിനെ വലുതാക്കി വ്യാജത്തുലാസ്സു
൬ മറിച്ചുകളഞ്ഞല്ലോ? പണത്തിന്നായി എളിയവരെയും ഒരുജോടു ചെരി
പ്പുഹേതുവായി അഗതിയെയും വാങ്ങുകയും, (൨, ൬) നെല്ലിൻ ചണ്ടിയെ
൭ വില്ക്കയും വേണ്ടത് എന്നുള്ളോരേ!— അവരുടേ പ്രവൃത്തികൾ എല്ലാ
റ്റെയും ഞാൻ എന്നും മറക്ക ഇല്ല എന്നു യഹോവ യാക്കോബിൻ വമ്പാ
൮ യവനാണ (ഹോ. ൫, ൫) സത്യം ചെയ്തു. ഇതു നിമിത്തം ഭൂമി കലു
ങ്ങുകയും അതിൽ വസിക്കുന്നവൻ എല്ലാം ഖേദിക്കയും ഇല്ലയോ?
ഇതു വിശം കാരാറു പോലേ ഏറി കവിഞ്ഞും മിസ്രനദിപ്പരിശ് ഓളം
൯ പൊങ്ങി താണും തുളുമ്പും. അന്നാൾ സംഭവിപ്പിതു: ഞാൻ സൂൎയ്യനെ
ഉച്ചെക്ക് അസ്തമിപ്പിച്ചു പട്ടാപ്പകലിൽ ഭൂമിക്ക് ഇരുട്ട് ആക്കുകയും,
൧൦ നിങ്ങളുടേ പെരുനാളുകളെ ഖേദവും എല്ലാ പാട്ടുകളെയും വിലാപവും
ആക്കി മാററി എല്ലാ അരകളിലും രട്ടുകെട്ടും എല്ലാ തലമേലും കഷണ്ടിയും
വരുത്തി ആ നാളിനെ ഒററമകന്റെ ഖേദം പോലേയും അതിൻശേഷ
ത്തെ കൈപ്പുള്ള ദിവസവും ആക്കിവെക്കയും ചെയ്യും എന്നു യഹോവാ
കൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു.
൧൧ ഇതാ ഞാൻ ദേശത്തേക്ക് ഒരു ക്ഷാമത്തെ അയക്കുന്ന നാളുകൾ വരു

ന്നു എന്നു യഹോവാകൎത്താവിൻ അരുളപ്പാടു, അപ്പത്തിന്നു ക്ഷാമവും അല്ല
വെള്ളത്തിന്നു ദാഹവും അല്ല, യഹോവയുടേ വചനങ്ങളെ കേൾപ്പാൻ
൧൨ (പൈദാഹം) അത്രേ. അവർ യഹോവാവചനത്തെ അന്വേഷിക്കേ
ണ്ടതിന്നു കടലോടു കടലോളവും ചാഞ്ചാടി ഉത്തരദിക്കാദി കിഴക്കു വരേ
൧൩ ഉഴന്നലയും കണ്ടെത്തുകയും ഇല്ല. അന്നു സുന്ദരകന്യമാർ മയങ്ങി യു
൧൪ വാക്കൾ ദാഹത്താൽ മാഴ്കി വീഴും. ശമൎയ്യയുടേ കുററമൂലത്തെ പിടിച്ച്
ആണയിട്ടും ദാനേ നിൻദേവതാജീവനാണ എന്നും ബേൎശ്ശബായാ
ത്രാജീവനാണ എന്നും പറഞ്ഞും വരുന്നവർ വീഴും, ഇനി എഴനീല്ക്ക
യും ഇല്ല.

൯, ൧ ബലിപീഠത്തിന്നരികേ യഹോവ നില്ക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. അവൻ
പറഞ്ഞു: (ദൂതാ) ഉമ്മരപ്പടികൾ കുലുങ്ങുമാറു തൂൺപോതികയെ അടിച്ചു
എല്ലാവരുടേ തലമേലും ചതെച്ചുകളക! അവരുടേ ശേഷിപ്പിനെ ഞാൻ
വാൾകൊണ്ടു കൊല്ലും, അതിൽ മണ്ടുന്നവൻ ആരും വഴുതിപ്പോരുക ഇല്ല,
൨ ചാടുന്നവൻ ഒഴിക്കയും ഇല്ല. അവർ പാതാളത്തിലേക്കു തുരന്നാൽ അ
വിടുന്നു എൻകൈ അവരെ എടുക്കും, വാനത്തിൽ കയറി ചെന്നാൽ അ
൩ വിടുന്നു ഞാൻ അവരെ ഇറക്കും, കൎമ്മലിൻമുകളിൽ ഒളിച്ചാൽ അവി
ടുന്നു ഞാൻ അവരെ ആരാഞ്ഞു പറിക്കും, എൻസമക്ഷത്തുനിന്നു കടലടി
യിൽ പതുങ്ങിയാൽ അവിടുന്നു ഞാൻ പാമ്പിനോടു കല്പിക്കും അത് അ
൪ വരെ കടിക്കയും ചെയ്യും; ശത്രുക്കളുടേ മുമ്പാകേ അടിമയിലേക്കു പോ
യാൽ അവിടുന്നു ഞാൻ വാളോടു കല്പിക്കും. അത് അവരെ കൊല്ലും,
നന്മെക്കല്ല തിന്മെക്കായത്രേ എൻകണ്ണിനെ അവരുടേ മേൽ വെക്കുന്നു
൫ ണ്ടു. (ഇങ്ങനേ ചെയ്യുന്നതു) സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവാകൎത്താവു, അ
വൻ ഭൂമിയെ തൊട്ടാൽ അത് ഉരുകിപ്പോയിട്ടു അതിൽ വസിക്കുന്ന
വരൊക്കയും ഖേദിക്കും, അതു വിശം കാരാറു പോലേ പൊങ്ങി കവി
൬ ഞ്ഞും മിസ്രനദിപ്പുരിശു താണും പോകുന്നു (൮, ൮); വാനത്തിൽ തൻമാ
ളികകളെ പണിതു ഭൂമിക്കു മീതേ തൻേറ വളവിന്ന് അടിസ്ഥാനം ഇട്ടു
ന്നവൻ, കടലിലേ വെള്ളങ്ങളെ വിളിച്ചു ഭൂമിയുടേ പരപ്പിന്മേൽ പൊ
ഴിക്കുന്നവൻ, യഹോവ എന്ന് അവൻേറ പേർ.

൭ ഇസ്രയേൽപുത്രന്മാരേ നിങ്ങൾ എനിക്കു കൂശ്യരുടേ പുത്രർകണക്ക
നേ അല്ലോ? എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ഞാൻ ഇസ്രയേലിനെ
മിസ്രദേശത്തുനിന്നും ഫലിഷ്ടരെ കപ്തോരിൽനിന്നും അറാമിനെ കീ
൮ റിൽനിന്നും കരേററി വരുത്തി ഇല്ലയോ? ഇതാ യഹോവാകൎത്താവി

ൻേറ കണ്ണുകൾ പാപമുള്ളരാജ്യത്തിന്ന് എതിരേ ആകുന്നു, അതിനെ
ഞാൻ മന്നിടത്തിൽനിന്നു മുടിക്കും, യാക്കോബ് ഗൃഹത്തെ മുററമുടിക്ക
൯ ഇല്ല താനും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. എങ്ങനേഎന്നാൽ
അരിപ്പയിൽ അരിച്ചാൽ ഒരു നെന്മണിയും നിലത്തു വീഴാത്തതു പോ
ലേ ഞാൻ കല്പിച്ചു ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തെ സകലജാതികളുടേ ഇടയിലും
൧൦ തുററിപ്പാററും. ദോഷം ഞങ്ങളെ എത്തിപ്പിടിക്കയും ചുററുകയും ഇല്ല
എന്നു പറയുന്ന എൻജനത്തിലേപാപികൾ എല്ലാവരും വാളാൽ ചാ
കേ ഉള്ളു.
൧൧ ആ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ജീൎണ്ണിച്ചുപോയ ദാവിദിൻകുടിലിനെ നി
വിർത്തി അതിൻേറ വിള്ളുകളെ അടെച്ചു ഇടിവുകളെ കെട്ടി പണ്ടേത്ത
൧൨ നാളുകളെ പോലേ അതിനെ പണിയും, (ഇസ്രയേലർ) എദോമിൻശേ
ഷിപ്പിനെയും ആരുടേ മേൽ എൻനാമം വിളിക്കപ്പെട്ടുത് ആ സകല
ജാതികളെയും അടക്കേണ്ടതിന്നത്രേ, എന്ന് ഇവ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യഹോ
൧൩ വയുടേ അരുളപ്പാടു. ഇതാ ഉഴുതവൻ കൊയ്യുന്നവനോടും മുന്തിരിങ്ങാ
പ്പഴങ്ങളെ മെതിക്കുന്നവൻ വിത്തു വാളുന്നവനോടും എത്തുന്ന നാളുകൾ
വരുന്നു, അന്നു മലകൾ രസം തുളിക്കയും എല്ലാകുന്നുകളും (പാലും തേനും,
യോ. ൪, ൧൮.) ഒലിക്കയും ചെയ്യും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൧൪ എൻജനമായ ഇസ്രയേലിൻ അടിമയെ ഞാൻ മാററുകയാൽ അവർ ശൂ
ന്യമായിപ്പോയ പട്ടണങ്ങളെ പണിതു കുടിയിരുന്നു വള്ളിപ്പറമ്പുകളെ
നടന്നു അതിലേ വീഞ്ഞു കുടിക്കയും തോട്ടങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി അതിൻഫലം
൧൫ ഭുജിക്കയും ചെയ്യും. അവരുടേ നാട്ടിൽ ഞാൻ അവരെ നടും, അവൎക്കു
കൊടുത്ത സ്വദേശത്തുനിന്ന് അവർ ഇനി പൊരിക്കപ്പെടുകയും ഇല്ല
എന്നു നിൻേറ ദൈവമായ യഹോവ പറയുന്നു.

OBADIAH.

ഒബദ്യാ.

എദോമ്യർ ശൈലവാസത്തിൽ തേറുന്നത് ഒഴികെ (൧൦) യഹൂദരോട് അഹങ്കരിക്കയാൽ യഹോവ പക വീണ്ടു (൧൭) ചീയോനിൽ സ്വരാജത്വത്തെ സ്ഥാപിക്കും. (യോരാമിന്റെ കാലം, ൨ നാള. ൨൧, ൧൬.)

൧ ഒബദ്യാവിൻ ദൎശനം. എദോമിനെ പററി യഹോവാകൎത്താവ് ഇവ്വണ്ണം
പറഞ്ഞു. യഹോവയിൽനിന്നു നാം ഒരു കേൾവിയെ കേട്ടു: അല്ലയോ
എഴുനീല്പിൻ അതിനെക്കൊള്ളേ പോരിന്നായി നാം മുതിരുക! എന്ന്
൨ ഒരു ദൂതൻ ജാതികളിൽ അയക്കപ്പെട്ടു വരുന്നു. ഇതാ ഞാൻ നിന്നെ
൩ ജാതികളിൽ ചെറുതാക്കി, നീ ഏററം ധിക്കൃതമായി. ഹേ ഉയരവേ
വസിച്ചു, ചുരക്കണ്ടികളിൽ അമൎന്നുകൊണ്ടു ആർ എന്നെ നിലത്തു തള്ളി
വിടും എന്ന് ഉള്ളത്തിൽ പറയുന്നവനേ! ഹൃദയത്തിൻതിളപ്പു നിന്നെ
൪ ചതിച്ചു നിന്റെ കൂടു കഴുകനെക്കണക്കേ ഉയൎത്തിയാലും നക്ഷത്രങ്ങളുടേ ഇട
യിൽ കൂട്ടിയാലും അവിടുന്നും ഞാൻ നിന്നെ തള്ളിവിടും എന്നു യഹോ
൫ വയുടേ അരുളപ്പാടു.— അയ്യോ നീ എങ്ങനേ അന്തരിച്ചു! കള്ളന്മാരോ
രാക്കുത്തിക്കവരുന്നവരോ നിന്നിൽ പുക്കാൽ മതിയാവോളം മാത്രം കക്കുക
ഇല്ലയോ? മുന്തിരിപ്പഴം അറിഞ്ഞു പറിക്കുന്നവർ നിന്മേൽ വന്നാൽ കാ
൬ ലാസ്സുലകൾ ശേഷിപ്പിക്ക ഇല്ലയോ? ഏസാവിന്നുള്ളവക്കു എന്തോർ
ആരായ്ച്ചയും അവന്റെ ഒളിനിധികൾക്കു എന്തൊരു കൊതിയും തട്ടി
൭ യതു! നിന്നോടു സഖ്യം ചെയ്യു ആളുകൾ ഒക്കയും നിന്നെ അതിർവ
രേ അയച്ചുവിട്ടു, നിന്നോടു സമാധാനമുള്ള ആളുകൾ നിന്നെ ചതിച്ചു
തോല്പിച്ചു; നിന്റെ അപ്പത്തെ നിന്റെ കീഴ്പുറത്തു പുണ്ണാക്കി തീൎക്കുന്നു.
൮ അവനു ബോധം ഒട്ടും ഇല്ല! അന്നാളിൽ ഞാൻ എദോമിൽനിന്നു ജ്ഞാ
നികളെയും ഏസാവിൻമലയിങ്കന്നു ബോധത്തെയും ഞാൻ കെടുക്ക ഇ
൯ ല്ലയോ? എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. തേമാനേ നിന്റെ വീര
ന്മാരും ക്രുശിമടുക്കും, ഏസാവ് മലമേൽ ഏവനും കലയാൽ ഛേദിക്കപ്പെ
ടേണം എന്നുണ്ടല്ലോ.

൧൦ നിൻെറ ഉടപ്പിറന്ന യാക്കോബിൽ ചെയ്ത സാഹസം നിമിത്തം ലജ്ജ
൧൧ നിന്നെ മൂടും നീ എന്നേക്കും ഛേദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നീ എതി
രേ നിന്നനാൾ, അന്യന്മാർ അവൻെറ സമ്പത്തു കൊണ്ടുപോയി പരന്മാർ
അവൻെറ വാതിലുകളിൽ പുക്കു യരുശലേമിന്മേൽ ചീട്ടിട്ടനാൾ നീയും അ
൧൨ വരിൽ ഒരുത്തനെപ്പോലേ (കാട്ടി). നീയോ സഹോദരന്നു നിൎഭാഗ്യം
വരുന്നനാൾ അവൻെറ നാളിനെ നോക്കായ്ക! അവർ കെടുന്നനാൾ യഹൂദാ
പുത്രരെച്ചൊല്ലി സന്തോഷിയായ്ക! ഞെരുക്കത്തിൻനാളിൽ നിൻെറ വാ
൧൩ യിനെ വലുതാക്കൊല്ലാ! എൻജനത്തിൻ ആപത്തിവസത്തിൽ അവരുടേ
വാതില്ക്കൽ പൂകൊല്ലാ, അവൻെറ കലാപനാളിൽ നീയും അവൻെറ സ
ങ്കടത്തെ നോക്കായ്ക, കലാപനാളിൽ അവൻെറ സമ്പത്തിന്നായി കൈ
൧൪ കളിക്കായ്ക! അവനിൽ ചാടിപ്പോയവരെ ഛേദിച്ചുകളയേണം എന്നു
വെച്ചു വഴിത്തിരിച്ചലിൽ നില്ക്കയും ഞെരുക്കനാളിൽ ആ വഴുതിപ്പോ
൧൫ ന്നവരെ ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കയും അരുതു!— കാരണം: സകലജാതികളി
ന്മേലും യഹോവാദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു. നീ ചെയ്തപ്രകാരം
നിണക്കു ചെയ്യപ്പെടും, നീ പിണെച്ചതു നിൻതലയിലേക്കു മടങ്ങിച്ചേ
൧൬ രും. നിങ്ങൾ എൻവിശുദ്ധമലമേൽ കുടിച്ചപ്രകാരമല്ലോ സകലജാ
തികളും ഇടവിടാതേ കുടിച്ചു കുടിച്ച് ഇറക്കി ഒട്ടും ഇല്ലാഞ്ഞപ്രകാരം
ആകേണ്ടിവരും.
൧൭ എങ്കിലും ചീയോൻമലയിൽ വഴുതിപ്പോന്നവർ ഉണ്ടാകും, അതു വി
ശുദ്ധസ്ഥലമായിരിക്കും, യാക്കോബ് ഗൃഹം (ശത്രുക്കൾ) ആയവരുടേ അ
൧൮ ടക്കങ്ങളെ അടക്കിക്കൊള്ളും. അപ്പോൾ യാക്കോബ് ഗൃഹം അഗ്നിയും
യോസേഫ് ഗൃഹം ജ്വാലയും ഏസാവ് ഗൃഹം താളടിയും ആയ്ച്ചമയും,
അവർ ഇവരിൽ എരിഞ്ഞു തിന്നും, ഏസാവ് ഗൃഹത്തിന്നു മിഞ്ചുന്നവൻ
൧൯ ഇരിക്കയും ഇല്ല. യഹോവ ഉരെച്ചുവല്ലോ.—തെക്കുപുറക്കാർ ഏസാവ്
മലയെയും താഴ്പീതിക്കാർ ഫലിഷ്ട്യയെയും അടക്കും, (ശേഷം യഹൂദർ)
എഫ്രയിംപാടത്തെയും ശമൎയ്യമലയെയും ബിന്യമീനർ ഗില്യാദിനെയും
൨൦ അടക്കും. ഇസ്രയേൽപുത്രന്മാരുടേ ഈ സൈന്യത്തിൽ പ്രവസിച്ചു
പോയവർ ചൎപ്പത്ത് വരേ കനാന്യൎക്കുള്ളതിനെ (അടക്കും), യരുശലേ
മിൽനിന്നു പ്രവസിച്ചു സ്ഫാരാദിൽ ആയവർ തെക്കേ പട്ടണങ്ങളെ
൨൧ യും അടക്കും. ഏസാവ് മലെക്കു വിധി കല്പിപ്പാൻ രക്ഷകന്മാർ ചീ
യോൻമലയിൽ കരേറിവരും, രാജത്വം യഹോവെക്ക് ആകയും ചെയ്യും.

JONAH.

യോനാ.

൧. അദ്ധ്യായം.

നീനവെക്ക് അയക്കപ്പെട്ടകയാൽ യോനാ മണ്ടിപ്പോയാറേ (൪) കൊടുങ്കാ
റ്റിനാൽ കുറ്റം തെളിഞ്ഞിട്ടു (൧൩) കടലിൽ എറിയപ്പെട്ടു. (രണ്ടാം യരോ
ബ്യാമിന്റെ കാലം, ൨ രാജ. ൧൪, ൨൫.)

൧ അമിത്ഥായ്പുത്രനായ യോനാവിന്നു യഹോവാവചനം ഉണ്ടായി പറ
൨ ഞ്ഞിതു: അല്ലയോ നീനവ എന്ന മഹാപട്ടണത്തേക്കു ചെന്നു അവരു
ടേ ദുഷ്ടത എന്റെ മുമ്പാകേ എത്തുകയാൽ അതിന്ന് എതിരേ ഘോഷി
൩ ക്ക! എന്നാറേ യോനാ യഹോവയുടേ സന്നിധിയിൽനിന്നു തൎശീശിൽ
മണ്ടിപ്പോവാൻ എഴുനീറ്റു യാഫോവിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്നു, തൎശീശിലേക്ക്
ഓടുന്ന കപ്പൽ കണ്ടു കേവു കൊടുത്തു യഹോവാസന്നിധിയെ വിട്ടു ഇവ
൪ രോടു കൂടി തൎശീശിൽ പോകാം എന്നിട്ട് അതിൽ കരേറി.— അനന്ത
രം യഹോവ വങ്കാറ്റിനെ കടലിലേക്കു തള്ളിച്ചിട്ടു സമുദ്രത്തിൽ കൊടി
൫ യ വിശറ് ഉണ്ടായി കപ്പൽ ഉടയും എന്നുവന്നപ്പോൾ, മരക്കാർ ഭയ
പ്പെട്ടു താന്താക്കുള്ള ദേവരെ നോക്കി വിളിച്ചു ഭാരം കുറെപ്പാൻ കപ്പലി
ലേ കോപ്പുകളെ കടലിൽ ചാടിക്കളഞ്ഞു. യോനാവോ ഉരുവിന്റെ ഉള്ളു
൬ കത്തു കിഴിഞ്ഞു കിടന്നു തുയിൽകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ മാലിമ്മിശ്രേ
ഷ്ഠൻ അവനോട് അണഞ്ഞു: നീ ഉറങ്ങുവാൻ എന്തു? എഴുനീറ്റു നിന്റെ
ദേവരോടു വിളിക്ക! പക്ഷേ ദൈവം നാം കെട്ടുപോകായ്വാൻ നമ്മെ
൭ സ്മരിക്കിലും ആം എന്നു പറഞ്ഞു. അനന്തരം അവർ: എടോ ആർ മൂത
ലായിട്ട് ഈ ദോഷം നമുക്ക് അകപ്പെട്ടു എന്ന് അറിവാൻ നാം ചീട്ടിടുക
എന്നു തമ്മിൽ ചൊല്ലി നറുക്കുകളെ എടുത്തു ചീട്ടു യോനാവിൻമേൽ വീ
൮ ഴുകയും ചെയ്തു.— ആയവനോട് അവർ പറഞ്ഞു: ആർ മൂതലായിട്ട്
ഈ ദോഷം നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നു ഞങ്ങളെ ധരിപ്പിക്ക! നിണക്ക് എന്തു
തൂരം? എവിടേനിന്നു വരുന്നു? നിന്റെ നാട് ഏതു? നീ ഏതു വംശ

൯ ത്തിലുള്ളവൻ?— അവരോട് ഇവൻ പറഞ്ഞു: ഞാൻ എബ്രായൻ തന്നേ,
സമുദ്രത്തെയും കരയെയും ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവ എന്ന സ്വൎഗ്ഗദൈവ
൧൦ ത്തെ ഭജിക്കുന്നവൻ ഞാൻ. എന്നതു കൂടാതേ (യാത്രാഹേതുവിനെയും)
ഗ്രഹിപ്പിക്കയാൽ യഹോവയുടേ സന്നിധിയിൽനിന്ന ഇവൻ മണ്ടുന്നു
എന്ന് ആയാളുകൾ അറിഞ്ഞു ഏററവും ഭയപ്പെട്ടു: എന്ത് ഈ ചെയ്തത്!
൧൧ എന്നു പറഞ്ഞു. കടൽ ഇളകി മറിഞ്ഞു പോരുകയാൽ അവർ അവ
നോടു ചോദിച്ചു: നിന്നെ എന്തൊന്നു ചെയ്യേണം കടൽ ഇളെച്ച്
൧൨ അമൎന്നു വരുവാൻ? എന്നതിന്ന് അവരോടു പറഞ്ഞു: ഞാൻ മൂലമായിട്ടു
ഈ കൊടിയ വിശറു നിങ്ങടേ മേൽ വന്നപ്രകാരം ഞാൻ അറിയു
ന്നു, അതുകൊണ്ട് കടൽ ഇളെച്ച് അമരുവാൻ എന്നെ എടുത്തു കടലിൽ
തള്ളിവിടുവിൻ.
൧൩ എന്നാറേ ആയാളുകൾ കര പററുവാൻ എത്ര വലിച്ചു ഒണ്ഡിച്ചിട്ടും ക
൧൪ ടൽ എതിരേ തള്ളി മറികയാൽ ആവത് ഇല്ലാഞ്ഞു, . യഹോവയെ നോ
ക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: അല്ലയോ യഹോവേ ഈ പുരുഷൻേറ പ്രാണൻ
നിമിത്തം ഞങ്ങൾ കെട്ടുപോകരുതേ! നിൎദ്ദോഷരക്തത്തെ ഞങ്ങളിൽ
ചുമത്തരുതേ! യഹോവേ നിണക്കു തോന്നിയപ്രകാരമല്ലോ നീ ചെയ്തു.
൧൫ എന്നിട്ടു യോനാവെ എടുത്തു കടലിൽ തള്ളിവിട്ടു, ഉടനേ സമുദ്രക്ഷോഭം
൧൬ ശമിച്ചു നിലയായി. അപ്പോൾ ആ ആളുകൾ യഹോവയെ എത്ര
യും ഭയപ്പെട്ടു യഹോവെക്ക് എന്നു യാഗം കഴിച്ചു നേൎച്ചകളെ നേരു
കയും ചെയ്തു.

൨. അദ്ധ്യായം.

ചുറാവിൻ വയററിൽനിന്ന യോനാ പ്രാൎത്ഥിച്ചു കരയേറി.

൧ യോനാവെ വിഴുങ്ങുവാൻ യഹോവ ഒരു വലിയ മീനിനെ കല്പിച്ചാ
ക്കി, പിന്നേ യോനാ മീനിൻേറ വയററിൽ മൂന്നു രാപ്പകൽ ആയ്തിന്നു.
൨ യോനാ മീനിൻ കുടലിൽനിന്ന തൻദൈവമാകുന്ന യഹോവയോടു പ്രാ
ൎത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞു:
൩ എൻേറ ഞെരുക്കത്തിൽനിന്ന യഹോവയോടു നിലവിളിച്ചപ്പോൾ
അവൻ ഉത്തരം അരുളി, ഞാൻ പാതാളവയററിൽനിന്ന കൂക്കിയ ഒച്ച
൪ യെ നീ കേട്ടു. സമുദ്രഹൃദയമാകുന്ന അഗാധത്തിൽ നീ എന്നെ തള്ളി
വിട്ടതാൽ പ്രവാഹം എന്നെ ചുററി, നിൻേറ തിരകളും അലകളും

൫ എല്ലാം എന്മേൽ കടക്കുന്നു. (സ. ൪൨. ൮). ഞാനോ നിന്റെ കണ്ണുകളു
ടേ മുമ്പിൽനിന്ന് ആട്ടപ്പെട്ടു (സ. ൩൧, ൨൩). എന്നു പറഞ്ഞു, എങ്കി
൬ ലും നിൻവിശുദ്ധമന്ദിരത്തെ ഇനിയും നോക്കും (സ. ൫, ൮). വെള്ള
ങ്ങൾ പ്രാണനോളം എന്നെ ചുഴന്നു, ആഴി എന്നെ ചുററി, പാശി
൭ എൻതലെക്കു കെട്ടി; മലവേരുകളോളം ഞാൻ ഇറങ്ങി, ഭൂമിയുടേ അ
ഴികൾ എന്റെ പിറകിൽ എന്നേക്കും അടെച്ചുപോയി, അപ്പോൾ എൻ
ദൈവമായ യഹോവേ നീ എൻജീവനെ കുഴിയിൽനിന്നു കരേററി
൮ (സ. ൩൦, ൪). എന്നോട് എൻദേഹി മറുകി ഇരിക്കയിൽ (സ.
൧൪൨, ൪.) ഞാൻ യഹോവയെ ഓൎത്തു, എൻപ്രാൎത്ഥന നിൻവിശുദ്ധ
൯ മന്ദിരത്തിൽ നിന്നോട് എത്തുകയും ചെയ്തു. മായയായ പൊയ്യേവക
ളെ കരുതുന്നവർ (സ. ൩൧. ൭.) തങ്ങളുടേ ദയയായവനെ കൈവിടുന്നു.
൧൦ ഞാനോ സ്തുതിശബ്ദത്തോടേ നിണക്കു യാഗം കഴിക്കും ഞാൻ നേൎന്നതി
൧൧ നെ ഒപ്പിക്കും. രക്ഷ യഹോവെക്കേ ഉള്ളു.— എന്നാറേ യഹോവ മീ
നിനോടു കല്പിക്കയാൽ അതു യോനാവെ കരെക്കു കക്കിക്കളഞ്ഞു.

൩. അദ്ധ്യായം.

നീനവയിൽ ഘോഷിച്ചപ്പോൾ (൫) അനുതാപവും ക്ഷമയും ഉണ്ടായി.

൧ യഹോവാവചനം യോനാവിന്നു രണ്ടാമത് ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു:
൨ അല്ലയോ നീനവ എന്ന മഹാപട്ടണത്തേക്കു ചെന്നു ഞാൻ നിന്നോടു
൩ ചൊല്ലുന്ന ഘോഷണത്തെ അതിനോടു ഘോഷിക്ക! എന്നാറേ യോനാ
എഴുനീററു യഹോവാവചനപ്രകാരം നീനവയിൽ പോയി. നീനവ
യോ ദൈവത്തിൻതോന്നലിന്നും വലിയ പട്ടണമായി, മൂന്നു ദിവസത്തേ
൪ നട കാണും. യോനാ പട്ടണത്തിൽ ഒരു നാളത്തേവഴി പുക്കുതുടങ്ങി:
ഇനി നാല്പതു നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ നീനവ മറിഞ്ഞുപോകും എന്നു ഘോ
൫ ഷിച്ചു.— നീനവക്കാർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു നോമ്പിനെ ക്രൂറി
൬ വലിയവർ മുതൽ ചെറിയവർ ഓളം രട്ടുകളെ ഉടുത്തു. ആ കാൎയ്യം നീ
നവരാജാവിൻമുമ്പിൽ വന്നാറേ അവൻ സിംഹാസനത്തുനിന്ന് ഇറ
ങ്ങി തിരുവുടയെ വീഴ്ത്തു രട്ടു പുതെച്ചുകൊണ്ടു ചാരത്തിൽ ഇരുന്നു.
൭ പിന്നേ അവൻ നീനവയിൽ ക്രൂറി വിളിപ്പിച്ചിതു: രാജാവും തിരുപ്രധാ
നികളും അരുളിച്ചെയ്കയാൽ മനുഷ്യരും കന്നുകാലി ആടുമുതലായ മൃഗവും
൮ ഒന്നും ആസ്വദിക്കായ്ക (പുല്ലു) മേയായ്ക വെള്ളം കടിക്കായ്കയും; മനു

ന്ദ്യനും നാല്ക്കാലിയും രട്ടുകളെ പുതെച്ചുകൊണ്ടു ദൈവത്തോട് ഉറക്കേ
വിളിക്കയും അവനവൻ ദുൎവ്വഴിയെയും താന്താൻേറ കൈകളിൽ ഉള്ള സാ
൯ ഹസത്തെയും വിട്ടു തിരികയും വേണം. പക്ഷേ ദൈവം തിരിഞ്ഞു
പശ്ചാത്താപപ്പെട്ടു നാം കെട്ടു പോകായ്വാൻ തിരുക്കോപത്തിൻ ഊഷ്മാ
൰ വിനെ കൈവിടുകിലുമാം ആൎക്കറിയാം!— എന്നാറേ അവർ തങ്ങളുടേ
ദുൎവ്വഴിയെ വിട്ടു തിരിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നത് ഒക്കയും ദൈവം കണ്ടപ്പോൾ അ
വൎക്കു ചെയ്വാൻ ഉരെച്ച ദോഷത്തെ വിചാരിച്ചു പശ്ചാത്താപപ്പെട്ടു ചെ
യ്യാതേ ഇരുന്നു.

൪. അദ്ധ്യായം.

യോനാവിൻേറ മുഷിച്ചലും (൬) ദൈവം ശാസിക്കുന്ന വിധവും.

൧ ആയതു യോനാവിന്ന് എത്രയും വല്ലാത്തത് എന്നു തോന്നി കോപ
൨ വും ഉണ്ടായി. അവൻ യഹോവയോടു പ്രാൎത്ഥിച്ചു: അല്ലയോ യഹോ
വേ, ഞാൻ സ്വന്തനാട്ടിൽ ആയിരുന്നന്നേ ചൊല്ലിയത് ഇതു തന്നേയ
ല്ലോ? ആയതു തടുപ്പാൻ തന്നേ ഞാൻ തൎശീശിലേക്കു മണ്ടിപ്പോയതു,
നീ കൃപയും കനിവും കോപമാന്ദ്യവും ദയാസമ്പത്തും ഉള്ളവൻ ആയി
ദോഷത്തിങ്കൽ അനുതപിക്കുന്നവൻ (യോവേ. ൨, ൧൩) എന്ന് അറി
൩ ഞ്ഞിട്ടല്ലോ. ഇപ്പോഴോ യഹോവേ ഞാൻ ജീവിക്കയിൽ മരിക്ക നല്ലൂ
എന്നുവരികയാൽ എൻദേഹിയെ എന്നോട് എടുത്തുകൊള്ളേണമേ.
൪ എന്നു പറഞ്ഞാറേ: നിണക്കു ചുടുന്നതു നന്നോ? എന്നു യഹോവ പറഞ്ഞു.
൫ യോനാവോ പട്ടണത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു പട്ടണത്തിന്നു കിഴക്കേ ഇ
രുന്നു, തനിക്ക് അവിടേ ഒരു കുടിൽ ഉണ്ടാക്കി പട്ടണത്ത് എന്തുണ്ടാകും
എന്നു കാണുന്നവരെയും അതിൻകീഴേ തണലത്ത് ഇരുന്നു.
൬ പിന്നേ യോനാവെ മുഷിച്ചലിൽനിന്ന് ഉദ്ധരിക്കേണ്ടതിന്ന് യഹോ
വാദൈവം ഓർ ആമണക്കു കല്പിച്ചാക്കി, ആയത് അവൻേറ തലെക്കു
മീതേ നിഴൽ ഇടുമാറു വളൎന്നു യോനാവിന്ന് ആമണക്കു ഹേതുവായി
൭ വലിയ സന്തോഷവും ഉണ്ടായി. പിറേറ ദിവസം പുലരുമ്പോൾ ദൈ
വം ഒരു പുഴുവിനെ കല്പിച്ചാക്കി, അത് ആമണക്കിനെ കടിക്കയാൽ
൮ ഇത് ഉണങ്ങിപ്പോയി. ആദിത്യൻ ഉദിച്ചപ്പോൾ ദൈവം വേവെടുപ്പാ
ന്തക്ക കിഴക്കങ്കാററിനെ കല്പിച്ചാക്കി, വെയിൽ യോനാവിൻതല
യിൽ കൊള്ളുകയാൽ അവൻ മയങ്ങി തൻദേഹി ചാവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു:

൯ ഞാൻ ജീവിക്കയിൽ മരിക്ക നല്ലു എന്നു പറഞ്ഞു. ദൈവം യോനാവോടു:
ആമണക്കു നിമിത്തം നിണക്കു ചുടുന്നതു നന്നോ? എന്നു ചോദിച്ചാറേ:
൧൦ ചാവോളം എനിക്കു ചുടുന്നതു നന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. യഹോവ പറഞ്ഞു:
നീ അദ്ധ്വാനിക്കാതേയും നട്ടു വളൎക്കാതേയും കണ്ടു ഒരു രാക്കുണ്ടായി ഒരു
രാക്കു കെട്ടുപോയ ആമണക്കിൽ നിണക്ക് അയ്യോഭാവം തോന്നിയ
൧൧ ല്ലോ, എനിക്കോ ഈ വലിയ പട്ടണമായ നീനവയിൽ അയ്യോഭാവം
അരുത് എന്നോ? വലങ്കൈയും ഇടങ്കയ്യും തിരിച്ചറിയാത്ത പേർ നൂററി
രുപതിനായിരത്തിൽ അധികവും അനേകം നാല്ക്കാലിയും ഉള്ളതല്ലോ?

MICAH.

മീകാ.

൧, ൧ മോരഷ്ത്യനൂക്കാരനായ മീകാവിന്നു യോഥാം ആഹാജ് ഹിജക്കീയാ
എന്ന യഹൂദാരാജാക്കന്മാരുടേ നാളുകളിൽ ഉണ്ടായ വചനവും ശമൎയ്യ യ
രുശലേം ഇവററെ തൊട്ടു ദൎശിച്ചതും ആവിതു:

൧. അദ്ധ്യായം. (—൨.)

യഹോവ ന്യായവിധിക്കു വന്നു (൬) ശമൎയ്യയെ സംഹരിച്ചു (൮) യഹൂദയെ
യും ശിക്ഷിപ്പതു (൨, ൧) പ്രധാനികൾ മുതലായവരുടേ ദോഷങ്ങൾനിമിത്തം
അത്രേ; (൧൨) ശിക്ഷിതരെ പിന്നേയും ചേൎക്കും താനും.

൨ സകലവംശങ്ങളും കേൾപ്പിൻ! (൧ രാജ. ൨൨. ൨൮.) ഭൂമിയും അതിൻ
നിറവും ആയുള്ളോവേ ചെവി കൊടുപ്പിൻ! യഹോവാകൎത്താവു നിങ്ങൾ
ക്ക് എതിരേ സാക്ഷിയാക, തന്റേ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്നുള്ള കൎത്താ
൩ വുതന്നേ. യഹോവ ആകട്ടേ സ്വസ്ഥാനത്തിങ്കൽനിന്ന് ഇതാ പുറപ്പെട്ടു

൪ ഇറങ്ങി ഭൂമിയുടേ അഗ്രങ്ങളിന്മേൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. തീമുന്നൽ മെഴുക
എന്ന പോലേ അവന്റേ കീഴിൽ മലകൾ ഉരുകി, ചരിവിൽ പൊഴി
൫ ഞ്ഞ വെള്ളം പോലേ താഴ്വരകൾ വിണ്ടുപോകുന്നു:— ഇത് ഒക്കയും
യാക്കോബിൻ ദ്രോഹത്താലും ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിൻ പാപങ്ങളാലും
(വരുന്നു). യാക്കോബിന്നു ദ്രോഹ(കാരണ)ം ആർ? ശമര്യ്യ അല്ലയോ?
യഹൂദയിൽ കുന്നുകാവുകളുടേ (കാരണം) ആർ? യരുശലേം അല്ലയോ?
൬ എന്നിട്ടു ഞാൻ ശമര്യ്യയെ വയലിൽ കൽക്കൂമ്പലും പറമ്പിലേ നട്ടുതലയും
ആക്കും, അതിലേ കല്ലുകളെ താഴ്വരയിൽ ചൊരിയും, ജഗതികളെ വെ
൭ ളിവാക്കും. അതിന്റേ ശിലാപ്രതിമകൾ ഒക്കയും ഇടിഞ്ഞും വേശ്യാ
സമ്മാനം എല്ലാം തീയിൽ ചുട്ടുംപോകും, എല്ലാ തിടമ്പുകളെയും ഞാൻ
പാഴാക്കി വെക്കും. വേശ്യയുടേ കൂലിയിൽനിന്നു സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടതു
(വേറു) വേശ്യക്കൂലിയായി തന്നേ തിരിയുമല്ലോ.
൮ ഇവനിമിത്തം ഞാൻ തൊഴിച്ചു മുറയിട്ടും (ശത്രു) ഉടുപ്പു പറിച്ച നഗ്ന
നായി നടക്കും, കുറുക്കനെ പോലേ ഓരിയിട്ടും തീവിഴുങ്ങിയെ പോലേ
൯ വിലപിക്കും. പൊറുക്കാതല്ലോ ശമര്യ്യയുടേ മുറിവുകൾ. ആയതു യഹൂ
ദയോളം വന്നു, എൻജനം കൂടുന്ന വാതിൽവരേ യരുശലേം ഓളവും
൧൦ തട്ടി ഇരിക്കുന്നു. ഗത്ഥിൽ അതിനെ കഥിക്കരുതു (൨ ശമു. ൧, ൨൦),
അക്കോവിൽ കരയരുതു, ഒഫ്രെ എന്ന പൂഴിയകത്തു ഞാൻ പൂഴി പിരണ്ടു.
൧൧ ശഫീരിലേ നിവാസിനിയേ നിന്ദ്യയായ നഗ്നതയോടും കടന്നുപോ,
ചനാനിൽ പാൎക്കുന്നവൾ (പോരിന്നായി) പുറപ്പെട്ടുന്നില്ല. ഏചൽ (അയ
൧൨ ല്പക്കത്ത്) ഉള്ള വിലാപം നിങ്ങൾക്ക് ഇടം മുടക്കുന്നു. യരുശലേം
വാതിലിന്നു നേരേ യഹോവയിൽനിന്നു ദോഷം ഇറങ്ങുകകൊണ്ടു, മാ
രോഥ് നിവാസിനി (പോയ്പ്പോയ) ഗുണത്തിന്നായി പിടെക്കുന്നു.
൧൩ ലാക്കീശ് നിവാസിനിയേ തേരിൽ കുതിര പൂട്ടുക, ഇസ്രയേലിൻദ്രോഹ
ങ്ങൾ നിങ്കൽ കാണപ്പെട്ടുകകൊണ്ടു ചീയോൻപുത്രിക്കു പാപാരംഭം ഇ
൧൪ തത്രേ. അതുകൊണ്ടു (ചീയോനേ) നീ ഗത്ഥിലേ മോരഷ്ടിന്നു വിടക്കാ
ഴ്ച കൊടുക്കും; അക്സീബിലേ ഭവനങ്ങൾ ഇസ്രയേൽരാജാക്കന്മാൎക്കു ചതി
൧൫ പ്പുഴ പോലേ ചമയും. മരേശനിവാസിനിയേ നിന്നെ രണ്ടാമത് അ
ടക്കുന്നവനെ ഞാൻ നിണക്കു വരുത്തും, അടുല്ലത്തോളം ഇസ്രയേലിൻ
൧൬ സാന്നിദ്ധ്യം മണ്ടിപ്പോകും; എടീ (ചീയോനേ) നിന്റേ ഓമനപ്പൈ
തങ്ങൾ നിന്നെ വിട്ടു പ്രവസിക്കയാൽ അവരെ വിചാരിച്ചു ക്ഷൌരം
ചെയ്തു മൊട്ടയാക്കി പരുന്തു പോലേ കഷണ്ടിയെ പരത്തുക.

൨, ൧ അയ്യോ കിടക്കമേലേ അതിക്രമം ചിന്തിച്ചു ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നവൎക്കു
ഹാ കഷ്ടം! സ്വന്തകൈ അവൎക്കു ദൈവമാകകൊണ്ടു പുലൎന്നിട്ടു വെളി
൨ ച്ചമായാൽ അതിനെ അനുഷ്ഠിക്കും. അവർ നിലങ്ങളെ മോഹിച്ച് അ
പഹരിക്കുന്നു, ഭവനങ്ങളെ (മോഹിച്ചു) കൈക്കൽ ആക്കുന്നു. അവർ
പുരുഷനെ തൻഭവനത്തോടും ആളെ തൻഅവകാശത്തോടും അമ
൩ ൎക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഈ കുഡുംബത്തി
ന്നു നേരേ ഞാൻ ഇതാ ദോഷത്തെ ചിന്തിക്കുന്നു, അതിൽനിന്നു നിങ്ങ
ളുടേ കഴുത്തുകളെ ഇളക്കി കഴിക ഇല്ല, നിങ്ങൾ ഞെളിഞ്ഞു നടക്കയും
൪ ഇല്ല, ഇതു ദുഷ്കാലമല്ലോ. അന്നു നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു സദൃശം മൊഴി
കയും വിലാപപ്പാട്ടു വിലപിക്കയും ആം. കഥരീന്നു, ഞങ്ങൾ അശേഷം
പാഴായിപ്പോയി, എൻജനത്തിന്റേ ഓഹരിയെ (യഹോവ) മാററി
വെക്കുന്നു, ആയതു എങ്ങനേ എങ്കൽനിന്നു നീക്കുന്നു! പിഴകിപ്പോയവ
൫ ൎക്കു നമ്മുടേ നിലങ്ങളെ പങ്കിട്ടു കൊടുക്കുന്നു! എന്നത്രേ. അതുകൊണ്ടു
ദൈവസഭയിൽ നിണക്ക് അവകാശത്തിന്നായി അളത്തക്കയറിടുന്നവൻ
൬ ശേഷിക്ക ഇല്ല.— മൊഴിതുകരുത് എന്നു (കള്ളപ്രവാദികൾ) തുകുന്നു;
൭ ഇവൎക്കു തുകാതേ ഇരുന്നാൽ നിന്ദകൾ നീങ്ങാതു. അല്ലയോ യാക്കോ
ബ് ഗൃഹം എന്നല്ലോവേ, യഹോവാത്മാവിന്നു (പൊറുമ) ചുരുങ്ങി
പ്പോയോ? ഇവ (മാത്രം) അവന്റേ നടപ്പുകളോ? നേരായി നടക്കുന്നവ
൮ ന്ന് എന്റേ വചനങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുന്നില്ലയോ? ഇന്നലേ തന്നേ എൻ
ജനം ശത്രുവായി എഴുനീററു വന്നു. പോരിൽനിന്നു തിരിഞ്ഞു നിൎഭയമാ
യി കടക്കുന്നവരുടേ വസ്ത്രങ്ങളിൽ മേലങ്കിയെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചുപറി
൯ ക്കുന്നു. ഓമനവീട്ടിൽനിന്ന് എൻജനത്തിന്റേ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ
ആട്ടി അവരുടേ കുഞ്ഞങ്ങളോട് എന്റേ ഭൂഷണത്തെ എന്നേക്കും എടു
൰ ത്തുകളയുന്നു.— എടോ എഴുനീററു പോവിൻ! ഇതു (നിങ്ങൾക്കു) സ്വ
സ്ഥതാസ്ഥാനം അല്ല, നാശത്തെ തീക്ഷ്ണനാശത്തെ തന്നേ വരുത്തുന്ന അ
൰൧ ശുദ്ധിഹേതുവാൽ അത്രേ. പക്ഷേ കാററിനെ തേടി പൊളിപറഞ്ഞു
ചതിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരുവൻ: വീഞ്ഞും മദ്യവും പററി ഞാൻ നിന്നോടു
തുകാം എന്നു പറഞ്ഞാൽ, അവൻ ഈ ജനത്തിന്നു ഘോഷകനായിരിക്കും.
൰൨ ഹേ യാക്കോബേ ഞാൻ നിന്നെ അശേഷം ചേൎക്കയുണ്ടു, ഇസ്രയേലിൻ
ശേഷിപ്പിനെ മുററ കൂട്ടുന്നുണ്ടു. ബൊച്രയിൽ തിങ്ങിയ ആടുകളെപ്പോ
ലേ, തൻകാട്ടിൻനടുവിൽ മേയുന്ന നിവഹം പോലേ ഞാൻ അവരെ
൰൩ ഒക്കത്തക്ക കൂട്ടും; ആൾപ്പെരുക്കത്താൽ മുഴങ്ങും. തകൎക്കുന്നവൻ അവ

രുടേ മുമ്പിൽ, കരേറുന്നു; അവർ (മതിൽ) തകൎത്തു പടിവാതിലൂടേ കട
ന്നു, അതൂടേ പുറപ്പെട്ടും, അവരുടേ രാജാവു മുമ്പനായും യഹോവ അ
വരുടേ തലെക്കലും കടന്നു ചെല്ലുന്നു.

൩. അദ്ധ്യായം. (—൫.)

പ്രഭുക്കൾ (൫) കള്ളപ്രവാദികൾ (൯) മുതലായവരുടേ ദ്രോഹം നിമിത്തം യരുശലേം നശിച്ചുപോയാലും (൪, ൧) മശീഹയുടേ രാജ്യം സ്ഥാപിപ്പാൻ (൮) ദാവിദിൻപുത്രൻ എഴുനീല്ക്കുയും (൫, ൧) ബേത്ലഹെമിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു സമാധാനത്തെ നടത്തുകയും ചെയ്യും.

൧ **വി**ന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു: അല്ലയോ യാക്കോബിൻതലവന്മാരും ഇസ്ര
യേൽഗൃഹത്തിൻന്യായകൎത്താക്കന്മാരും ആയുള്ളോരേ, കേൾപ്പിൻ! ന്യാ
൨ യത്തെ അറിയുന്നതു നിങ്ങളുടേ കാൎയ്യമല്ലയോ? ഗുണം ദ്വേഷിച്ചു ദോ
ഷത്തെ സ്നേഹിച്ചുംകൊണ്ടു് അവരിൽനിന്നു തോലിനെയും അസ്ഥിക
൩ ളിൽനിന്നു മാംസത്തെയും ഉരിക്കുന്നവരും, എൻജനത്തിൻമാംസ
ത്തെ തിന്നും മേലേത്തോൽ പൊളിച്ചും അസ്ഥികളെ ഉടെച്ചും കലത്തി
ലും കട്ടകത്തിലും ഇറച്ചിയെ ഇടുന്ന വിധത്തിൽ നുറുക്കുന്നവരും (നി
൪ ങ്ങൾ അല്ലയോ). അന്നു് അവർ യഹോവയോടു നിലവിളിക്കും, എ
ങ്കിലും അവൻ ഉത്തരം അരുളുക ഇല്ല, അവർ ദുഷ്ക്രിയകളെ ദോഷമാ
ക്കുകകൊണ്ടു അവരിൽനിന്നു തിരുമുഖത്തെ മറെപ്പൂതാക!
൫ എൻജനത്തെ തെററിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരെക്കൊള്ളേ യഹോവ ഇ
വ്വണ്ണം പറയുന്നു: അവൎക്കു പല്ലുകൾകൊണ്ടു കടിപ്പാൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ
സമാധാനം ഘോഷിച്ചും, വായിൽ ഒന്നും ഇടാത്തവന്റേ നേരേ പോർ
൬ സംസ്കരിച്ചുംകൊള്ളുന്നവർ. ആകയാൽ, നിങ്ങൾക്കു ദൎശനം നിമിത്തം
രാത്രിയും ലക്ഷണം പറകനിമിത്തം ഇരിട്ടും (ഉണ്ടാക)! പ്രവാചകരി
൭ ന്മേൽ ആദിത്യൻ അസ്തമിച്ചു പകൽ ഇരുണ്ടുപോകും. ദൈവത്തിൻ
ഉത്തരം ഇല്ലായ്കയാൽ ദൎശനക്കാർ നാണിച്ചു ലക്ഷണം പറയുന്നവർ ല
൮ ജ്ജിച്ചുപോകും, എല്ലാവരും താടിമീശ മൂടും (൩ മോ. ൧൩, ൪൫). ഞാനോ
യാക്കോബോടു ദ്രോഹത്തെയും ഇസ്രയേലിനോടു സ്വപാപത്തെയും
അറിയിപ്പാൻ യഹോവയുടേ ആത്മാവു തുണെച്ചിട്ടു് ഊക്കും ന്യായവി
ധിയും വീൎയ്യവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സത്യം.
൯ ന്യായത്തെ അറെച്ചു നേരേയുള്ളതു് എല്ലാം വളെച്ചുകളയുന്ന യാ
ക്കോബ് ഗൃഹത്തിലേ തലവന്മാരും ഇസ്രയേൽഗൃഹത്തിലേ ന്യായകൎത്താ

൧൦ ക്കന്മാരുമായുള്ളോരേ ഇത് (ഒന്നു) കേൾക്കേണമേ! ചീയോനെ രക്തം
൧൧ കൊണ്ടും യരുശലേമിനെ അക്രമംകൊണ്ടും പണിയിക്കുന്നവരേ! അതി
ലേ തലവന്മാർ കൈക്കൂലിക്കായി വിധിക്കുന്നു, പുരോഹിതന്മാർ ദക്ഷി
ണെക്കായി ഉപദേശിക്കുന്നു, പ്രവാചകന്മാർ വെള്ളിക്കായി ലക്ഷണം
പറയുന്നു; എന്നിട്ടും: “യഹോവ നമ്മുടേ ഉള്ളിലല്ലയോ? ദോഷം നമ്മുടേ
മേൽ വരിക ഇല്ല” എന്നുവെച്ചു യഹോവയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
൧൨ ആയതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾമൂലമായിട്ടു ചീയോൻ ഉഴുന്ന വയലും യരുശലേം
കൽക്കുമ്പലുകളും ആലയപൎവ്വതം കാട്ടുകുന്നുകളും ആയ്ത്തീരും.

൪, ൧ ദിവസങ്ങളുടേ അന്ത്യത്തിലോ സംഭവിപ്പിതു: യഹോവാലയപൎവ്വതം
മലകളുടേ തലമേൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടും കുന്നുകളെക്കാൾ ഉയൎന്നും ഇരിക്കും,
൨ വംശങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഒഴുകിച്ചെല്ലും. അനേകജാതികൾ വന്നു: “അ
ല്ലയോ നാം യഹോവയുടേ മലെക്കും യാക്കോബ്ദൈവത്തിന്റേ ആല
യത്തിലേക്കും കരേറിപ്പോക, അവൻ സ്വമാൎഗ്ഗങ്ങളെ നമുക്ക് ഉപദേശി
ക്കയും അവന്റേ ഞെറികളിൽ നാം നടക്കയും ചെയ്വാൻ!” എന്നു പറയും.
ചീയോനിൽനിന്നു ധൎമ്മോപദേശവും യരുശലേമിൽനിന്നു യഹോവാവ
൩ ചനവും പുറപ്പെടുമല്ലോ. (അന്ന്) അവൻ അനേകവംശങ്ങൾക്കു നടു
തീൎത്തു പ്രബലജാതികൾക്കു ദൂരത്തോളം ശാസന വിധിപ്പതാൽ, ആയ
വർ വാളുകളെ കൊഴുക്കളായിട്ടും കുന്തങ്ങളെ ചെത്തുകത്തികളായിട്ടും അ
ടിച്ചു തീൎക്കും, ജാതിയെക്കൊള്ളേ ജാതി വാൾ ഓങ്ങുകയില്ല അവർ യു
൪ ദ്ധത്തെ ഇനി അഭ്യസിക്കയും ഇല്ല. താന്താന്റേ വള്ളിയുടേയും അത്തി
യുടേയും കീഴിൽ ആരും അരട്ടാതേകണ്ട് ഇരിക്കും. സൈന്യങ്ങളുടയ
൫ യഹോവയുടേ വായി ഉരെച്ചുവല്ലോ. സകലവംശങ്ങൾ ആകട്ടേ താ
ന്താന്റേ ദേവരുടേ നാമത്തിൽ നടക്കുന്നു, നാമും നമ്മുടേ ദൈവമായ യ
൬ ഹോവയുടേ നാമത്തിൽ യുഗാദിനിത്യത്തോളം നടക്കും.— അന്നു ഞാൻ
നൊണ്ടിനടക്കുന്നതിനെ കൂട്ടുകയും ഞാൻ ആട്ടി തീമ പിണെച്ചതിനെ
൭ ചേൎക്കുകയും, നൊണ്ടുന്നതിനെ ശേഷിപ്പാക്കുകയും അകറ്റിക്കളഞ്ഞതി
നെ പ്രബലജാതിയാക്കുകയും ചെയ്യും, അവരുടേ മേൽ യഹോവ ചീ
യോൻമലയിൽ അന്നുമുതൽ എന്നേക്കും വാഴുകയുമാം എന്നു യഹോവയു
ടേ അരുളപ്പാടു.

൮ ഹേ ആട്ടിങ്കൂട്ടത്തിന്റേ ഗോപുരവും ചീയോൻപുത്രിയുടേ കുന്നും ആ
യുള്ളോവേ! നിന്നോളം വരും മുമ്പേത്ത വാഴ്ച, യരുശലേംപുത്രിക്കു രാജ
൯ ത്വം തന്നേ എത്തുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോഴോ നീ എന്തിന്ന് ഉറക്കേ വി

ളിക്കുന്നു? പെറുന്നവളെ പോലേ നിന്നെ വേദന പിടിച്ചിരിക്കുന്നതു
നിങ്കൽ രാജാവ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ നിന്റേ മന്ത്രി (യശ. ൻ, ൫) നശിച്ചി
൧൦ ട്ടോ? ചീയോൻപുത്രിയേ പെറുന്നവളെ പോലേ നൊന്തു പൊട്ടിത്തെ
റിക്ക! ഇപ്പോഴല്ലോ നീ പട്ടണത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു വയലിൽ രാപ്പാ
ൎത്തു ബാബേലോളം ചെല്ലേണ്ടിവരും; അവിടേ നീ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടും,
അവിടേ യഹോവ നിന്നെ ശത്രുക്കളുടേ കൈക്കൽനിന്നു വീണ്ടെടു
൧൧ ക്കും.— ഇപ്പോൾ നിണക്ക് എതിരേ അനേകജാതികൾ കൂടി: ഇ
വൾ ബാഹ്യമായ്പ്പോക! നമ്മുടേ കണ്ണു ചീയോനിൽ നോക്കേണം! എ
൧൨ ന്നു പറയുന്നു. ആയവർ യഹോവയുടേ വിചാരങ്ങളെ അറിയാ, അ
വന്റേ ആലോചന ബോധിക്കുന്നതും ഇല്ല, (അതോ) കററകൾ കണ
൧൩ ക്കേ അവരെ കളത്തിൽ കൂട്ടിയത് എന്നത്രേ. അല്ലയോ ചീയോൻപു
ത്രിയേ നീ എഴുനീററു മെതിക്ക! ഞാൻ നിൻകൊമ്പിനെ ഇരിമ്പും കള
മ്പുകളെ ചെമ്പും ആക്കീട്ടു നീ ബഹുവംശങ്ങളെ ചതെച്ചുകളയും, ഞാൻ
അവരുടേ കൊള്ളയെ യഹോവെക്കും സമ്പത്തിനെ സൎവ്വഭൂപതിക്കും
പ്രാപി സംസ്കരിക്കും. ഇപ്പോഴോ പടക്കൂട്ടത്തിൻമകളായുള്ളോവേ നീ
കൂട്ടംകൂടിപ്പോകും; അവർ നമ്മെ വളഞ്ഞു ഞെരുക്കി ഇസ്രയേലിലേ
ന്യായകൎത്താവിനെ വടികൊണ്ടു കവിളിന്ന് അടിക്കുന്നു സത്യം.

൫, ൧ നീയോ ബേഥ്ലെഹം എഫ്രത്തേ, യഹൂദയുടേ ആയിരങ്ങളിൽ
കൂടുവാൻ അതിചെറുതായുള്ളോവേ! ഇസ്രയേലിൽ വാഴേണ്ടുന്നവൻ നി
ങ്കൽനിന്നത്രേ എനിക്കു പുറപ്പെട്ടു വരും, അവന്റേ പുറപ്പാടുകൾ പ
൨ ണ്ടേ യുഗദിവസങ്ങളിൽനിന്നു തന്നേ. അതുകൊണ്ടു പെറുന്നവൾ
പെററു എന്നു വരുന്ന കാലംവരേ അവൻ (ശത്രുക്കൾക്ക്) അവരെ ഏ
ല്പിക്കും, എന്നാൽ അവന്റേ സഹോദരരുടേ ശേഷിപ്പു ഇസ്രയേൽപുത്രന്മാ
൩ രോട് ഒന്നിച്ചു മടങ്ങി ചേരും. ആയവൻ നിന്നു യഹോവയുടേ ഊ
ക്കിലും സ്വദൈവമായ യഹോവാനാമത്തിൻ മഹത്വത്തിലും മേയ്ക്കും.
അവൻ അന്നുമുതൽ ഭൂമിയുടേ അററങ്ങളോളം വളരേണ്ടുകയാൽ അവർ
൪ ഇരുന്നുപാൎക്കും. ഇവൻ തന്നേ സമാധാനം ആകും. അശ്ശൂർ നമ്മുടേ
ദേശത്തിൽ പുക്കാലോ നമ്മുടേ അരമനകളിൽ നടകൊണ്ടാലോ നാം
ഏഴ് ഇടയന്മാരെയും മനുഷ്യരാൽ നിയുക്തർ എണ്മരെയും എതിരേ
൫ നിറുത്തും. ആയവർ അശ്ശൂർദേശത്തെ വാൾകൊണ്ടും നിമ്രോദിൻഭൂമി
യെ അതിലേ തുറവുകളിലും മേയ്ക്കും. (അശ്ശൂർ) നമ്മുടേ ദേശത്തു വന്ന്
ഇങ്ങേ അതിരിൽ നടകൊണ്ടാൽ അവൻ അശ്ശൂരിൽനിന്ന് ഉദ്ധരിക്കും.

൬ അനന്തരം യാക്കോബിൻശേഷിപ്പു ബഹുവംശങ്ങളുടേ ഇടയിൽ യ
ഹോവയിൽനിന്നുള്ള മഞ്ഞുപോലേയും ഓരാൾക്കും കാത്തിരിക്കാതേ മനു
ഷ്യപുത്രരെ പാൎക്കാതേയും പുല്ലിന്മേൽ (പൊഴിയുന്ന) വൎഷധാരകൾ
൭ പോലേയും ആകും. പിന്നേ കാട്ടുജന്തുക്കളിൽ സിംഹവും ആട്ടിങ്കൂട്ടങ്ങ
ളിൽ പാഞ്ഞു ഉടനേ ഉദ്ധരിപ്പവൻ ഇല്ലാതേ ചവിട്ടി ചീന്തുന്ന ചെറു
കോളരിയും ഏതുപ്രകാരം, അപ്രകാരം യാക്കോബിൻശേഷിപ്പു ജാതി
൮ കളിൽ ബഹുവംശങ്ങളുടേ ഇടയിൽ തന്നേ ആകും. നിന്റേ കൈ
മാററാന്മാരുടേ മേൽ ഉയൎന്നിരിക്ക! നിൻശത്രുക്കൾ എല്ലാം ഛേദിക്ക
പ്പെടാക!

൯ അന്നു സംഭവിപ്പിതു, എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു, ഞാൻ നിൻ
൧൦ നടുവിലേ കുതിരകളെ ഛേദിച്ചു നിൻതേരുകളെ കെടുക്കയും, നിൻ
൧൧ ദേശത്തേപട്ടണങ്ങളെ ഛേദിച്ചു കോട്ടകളെ ഒക്കയും ഇടിക്കയും, മന്ത്ര
വാദങ്ങളെ നിൻകൈക്കൽനിന്നു മുടിച്ചു ശകുനക്കാർ നിണക്കു ഇല്ല
൧൨ എന്നു വരുത്തുകയും, നിന്റേ തിടമ്പുകളെയും നാട്ടുകല്ലുകളെയും നിൻ
ഉള്ളിൽനിന്നു മുടിക്കയും ചെയ്യും, സ്വന്തകൈകളുടേ പണിയെ നീ
൧൩ ഇനി നമസ്കരിക്കയും ഇല്ല. നിൻ ഉള്ളിൽനിന്നു ശ്രീപ്രതിമകളെ ഞാൻ
൧൪ പൊരിച്ചു നിൻനഗരങ്ങളെ നിൎമ്മൂലമാക്കും. കേളാതേ പോയ ജാതി
കളിലോ ഞാൻ കോപത്തോടും ഊഷ്മാവോടും പ്രതിക്രിയ നടത്തും.

൬. അദ്ധ്യായം. (—൭.)

കൃതഘ്നവംശത്തോടു യഹോവ വ്യവഹരിച്ചു (൬) കൎമ്മങ്ങളെ അല്ല നീതി ദയതാഴ്മകളെ ചോദിച്ചു (൯) അനുതപിക്കാത്തവരെ അരട്ടി ശിക്ഷിക്കുന്നു. (൭, ൧) സഭ സങ്കടപ്പെട്ടു പ്രാൎത്ഥിച്ചശേഷം (൭) കൃപാജയത്തെ ആശിച്ചു (൧൫) പുതിയ വാഗ്ദത്തം അംഗീകരിച്ചു (൧൮) നിത്യകരുണയെ സ്തുതിക്കുന്നു.

൧ അല്ലയോ യഹോവ പറയുന്നതിനെ കേൾക്കേണമേ! എടോ എഴുനീ
ററു മലകളുടേ മുമ്പാകേ വാദിക്ക, കുന്നുകൾ നിന്റേ ശബ്ദം കേൾക്കാവു!
൨ യഹോവെക്കു തൻജനത്തോടു വാദം ഉണ്ടു, ഇസ്രയേലിനോട് അവൻ
വ്യവഹരിപ്പാൻ പോകയാൽ, മലകളും ഭൂമിയുടേ അടിസ്ഥാനങ്ങളായ
അചലങ്ങളും ആയുള്ളോവേ യഹോവയുടേ വാദത്തെ കേൾപ്പിൻ:—
൩ എൻജനമേ ഞാൻ നിണക്കു എന്തു ചെയ്തു? ഏതൊന്നിനാൽ നിണക്കു

൪ മട്ടപ്പുവരുത്തി? എന്റേറ നേരേ (സങ്കടം) ബോധിപ്പിക്കാ! ഞാനോ
മിസ്രദേശത്തുനിന്ന നിന്നെ കരേററി അടിമവീട്ടിൽനിന്ന മോചിച്ചു,
൫ മോശെ അഹരോൻ മിയ്യാം നിന്റേറ മുമ്പിൽ അയച്ചുവല്ലോ? എൻജന
മേ മോവാബ് രാജാവായ ബാലാക്ൿ മന്ത്രിച്ചത് എന്ത് എന്നും ബയോർ
പുത്രനായ ബില്യാം അവനോട്ടു പറഞ്ഞ ഉത്തരം എന്തെന്നും ശിത്തിംമു
തൽ ഗില്ഗാൽവരേ (ഉണ്ടായതും) ഓൎത്തുകൊണ്ടാലും! യഹോവയുടേ നീ
൬ തിക്രിയകളെ അറിയേണ്ടതിന്നായേ!— (ജനം ചോദിക്കുന്നു:) "എന്തൊ
ന്നു കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ യഹോവയെ എതിരേററു ഉന്നതദൈവത്തിന്നു
കുമ്പിടേണ്ടു? ഹോമങ്ങൾകൊണ്ടോ ഒരു വയസ്സുള്ള കന്നുകളെക്കൊണ്ടോ
൭ വരേണ്ടതു? യഹോവെക്കു രുചിക്കുന്നതു ആയിരം മുട്ടാടുകളോ ലക്ഷം
എണ്ണത്തോടുകളോ? എൻദ്രോഹത്തിന്നു മുങ്കുട്ടിയെയോ ഈ ദേഹിയുടേ
൮ പാപത്തിന്നു ഗൎഭഫലത്തെയോ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നോ?"—ഹേ മനുഷ്യ
നല്ലത് ഇന്നത് എന്നും യഹോവ നിന്നോട് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇന്ന
ത് എന്നും നിന്നോട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ന്യായം ചെയ്കയും ദയയെ
സ്നേഹിക്കയും നിൻദൈവത്തോടു വിനയമായി നടക്കുകയും വേണ്ടു
ന്നതേ ഉള്ളു.

൯ യഹോവയുടേ ശബ്ദം പട്ടണത്തോടു വിളിക്കുന്നു, തത്വബോധത്തെ
നിന്തിരുനാമം നോക്കുന്നുവല്ലോ, (ശാസിക്കുന്ന) വടിയെയും അതിനെ
൰ നിയോഗിച്ചത് ആർ എന്നും കേൾപ്പിൻ! ദുഷ്ടന്റേറ ഭവനത്തിൽ ദുഷ്ട
താനിധികളും വ്യസനത്തിൻപാത്രമായ ചുരുങ്ങിയ നാഴിയും ഇനിയും
൰൧ ഉണ്ടോ? ദുഷ്ടത്തുലാസ്സും കള്ളപ്പടികൾ ഇട്ട സഞ്ചിയും ഇരിക്കേ ഞാൻ
൰൨ നിൎമ്മലൻ എന്നു വരുമോ? അതിലേ ധനവാന്മാർ സാഹസം നിറ
ഞ്ഞും കുടിയാന്മാർ ചതി പറഞ്ഞും വരുന്നു, അവരുടേ നാവു വായിൽ
൰൩ വ്യാജസ്വരൂപമത്രേ.—എന്നിട്ടു നിൻപാപങ്ങളേ ഹേതുവായി നിന്നെ
൰൪ പാഴാക്കുവോളം ഞാൻ നിന്നെ അടിക്കുന്നതു, കലശൽ ആക്കുന്നു. നീ ഉ
ണ്ടാലും തൃപ്തി ആക ഇല്ല, നിൻഉള്ളിൽ വെറുമ നില്ക്കും, (വല്ലതും) അക
ററിവെച്ചാലും അതിനെ വിടുവിക്ക ഇല്ല, നീ വിടുവിക്കുന്നതും കൂടേ
൰൫ ഞാൻ വാളിന്ന് ഏല്പിക്കും. വിതെച്ചാലും നീ മൂരുക ഇല്ല, ഒലിവ
ഫലങ്ങളെ മെതിച്ചാലും എണ്ണതേക്ക ഇല്ല, ദ്രാക്ഷാരസത്തെ (ആട്ടിയാ
൰൬ ലും) വീഞ്ഞു കുടിക്കയും ഇല്ല. ഒമ്രി വെച്ച വെപ്പുകളും അഹാബ് ഗൃഹ
ത്തിൻനടപ്പുകളും എല്ലാം കരുതി പ്രമാണിക്കയും അവരുടേ ആലോച
നകളെ നിങ്ങൾ ആചരിക്കയും ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ നിന്നെ വിസ്മയവും

കുടിയാന്മാരെ ചീറുന്നതും ആക്കിവെക്കേണ്ടതിന്നത്രേ; എൻജനത്തി
ന്റേ നിന്ദയെ നിങ്ങൾ തന്നേ വഹിക്കും.

൭, ൧ ഹാ ഹാ എനിക്കു കഷ്ടം! പഴുത്ത പഴത്തിൻഎടുപ്പിന്നും മുന്തിരിങ്ങ
കാലായിൽ പറിക്കുന്നതിന്നും ഞാൻ ഒത്തുചമഞ്ഞുവല്ലോ തിന്മാൻ നല്ലൊ
രു കുല പിന്നേ ഇല്ല! ആദ്യം പഴുത്ത അത്തിക്കയെ എൻദേഹി കൊ
൨ തിക്കുന്നതു (കാണ്മാനില്ല). ഭക്തൻ ഭൂമിയിൽനിന്നു മുടിഞ്ഞു, മനുഷ്യ
രിൽ നേരുള്ളവൻ ഇല്ല; എല്ലാവരും രക്തങ്ങൾക്കായി പതിയിരിക്കുന്നു,
൩ സഹോദരർ ഏവരും തമ്മിൽ വലവെച്ചു നായാടുന്നു. തിന്മയെ നന്നാ
യി നടത്തുവാൻ കൈയിണ നീട്ടും; പ്രഭു ചോദിക്കുന്നു, ന്യായാധിപൻ
പ്രത്യുപകാരത്തിന്നായി (ചെയ്യുന്നു), മഹാൻ കൊതിക്കുന്ന കിണ്ടത്തെ
൪ ഉരെക്കുന്നു, (മൂവരും) അതു വ്യാലാക്കി പിരിക്കുന്നു. അവരിൽ ഉത്തമൻ
ചൂണ്ടകണക്കേ, നേരുള്ളവൻ വേലിക്കള്ളിയെക്കാളും (ആക). നിന്റേ
കാവല്ക്കാർ (ഘോഷിച്ച) ദിവസം ആകുന്ന സന്ദൎശനം വരുന്നു, അന്ന്
൫ അവരുടേ തിക്കും തിരക്കും കാണും. കൂട്ടുകാരനെ വിശ്വസിക്കായ്വിൻ!
ചങ്ങാതിയിൽ തേറൊല്ലാ! തഴുകിക്കിടക്കുന്നവളിൽനിന്നു മുഖദ്വാരത്തെ
൬ സൂക്ഷിക്ക! മകൻ ആകട്ടേ അഛ്ശനെ അലക്ഷ്യമാക്കുന്നു, മകൾ അമ്മ
യോടും മരുമകൾ അമ്മാവിയോടും മറുത്തു നില്ക്കുന്നു, പുരുഷന്റേ ശത്രു
ക്കൾ തൻവീട്ടിലേ ആളുകൾ അത്രേ.

൭ ഞാനോ യഹോവയിലേക്കു നോക്കിക്കൊണ്ട് എൻരക്ഷയുടേ ദൈ
൮ വത്തിന്നു കാത്തിരിക്കും, എൻദൈവം എന്നെ കേൾക്കും. എന്റേ വി
രോധിനിയേ എന്മേൽ സന്തോഷിക്കേണ്ട, ഞാൻ വീണു എങ്കിൽ എഴു
നീല്ക്കുമല്ലോ, ഇരിട്ടത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ യഹോവയല്ലോ എനിക്കു പ്ര
൯ കാശം. യഹോവയോടു ഞാൻ പിഴെച്ചതുകൊണ്ടു അവന്റേ രോഷ
ത്തെ വഹിക്കും, അവൻ എന്റേ വ്യവഹാരത്തെ എൻന്യായത്തെ നട
ത്തുംവരേ തന്നേ. അവൻ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് എന്നെ പുറപ്പെടുവി
൰ ക്കും, ഞാൻ അവന്റേ നീതിയെ കാണും. നിൻദൈവമായ യഹോവ
എവിടേ? എന്ന് എന്നോടു പറയുന്ന വിരോധിനി അതുകണ്ടു ലജ്ജ
പൂണ്ടിരിക്ക! എൻകണ്ണുകൾ അവളെ (യഥേഷ്ടം) കാണും, അന്ന് അ
൰൧ വൾ തെരുക്കളിലേ ചളിപോലേ ചവിട്ടുവാൻ മാത്രം ആകും.— (പട്ടണ
മേ), നിൻമതിലുകളെ മാടുവാനുള്ളദിവസം (ഇതാ വരുന്നു), ആ ദിവ
൰൨ സം വെപ്പിന്നു നീക്കം വരും. അന്ന് അശ്ശൂരിൽനിന്നും മിസ്രനഗരങ്ങ
ളിൽനിന്നും, മിസ്രതൊട്ടു പ്രാത്ത്നദിപൎയ്യന്തവും, കടലോടു കടലോള

൧൩ വും മലയോടു മലയോളവും (എല്ലാം) നിങ്കലേക്കു വരും. ഭൂമിയോ അ
തിൽ വസിക്കുന്നവർ മുതലായിട്ടു അവരുടേ ക്രിയാഫലം നിമിത്തം പാ
൧൪ ഴായിപ്പോകും.— അല്ലയോ നിന്റേ അവകാശത്തിലേ ആട്ടുകളായ
നിൻജനത്തെ തിരുക്കോൽകൊണ്ടു മേയ്ക്കേണമേ, കർമ്മൽനടുവിൽ അ
വർ കാട്ടിൽ തനിച്ചു വസിക്കുമാറു തന്നേ; പണ്ടേ നാളുകളിൽ എന്ന
പോലേ അവർ ബാശാൻ ഗില്യാദിലും മേഞ്ഞുകൊള്ളാവൂ!
൧൫ നീ മിസ്രയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട നാളുകളെ പോലേ ഞാൻ അതിന്നു
൧൬ അതിശയങ്ങളെ കാണിക്കും. ജാതികൾ കണ്ടു സകലശൌര്യത്തിലും
നാണിച്ചു കൈകൊണ്ടു വായി പൊത്തി ചെവികൾ അടെച്ചുപോകും.
൧൭ അവർ പാമ്പു പോലേ മണ്ണു നക്കി, നിലത്ത് ഇഴയുന്നവകണക്കേ
തങ്ങളുടേ മാടങ്ങളെ വിട്ടു നടുങ്ങി നമ്മുടേ ദൈവമായ യഹോവയിലേക്കു
൧൮ പേടിച്ചു ചേരും നിന്നെ മാത്രം ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യും.— നിന്നെപ്പോ
ലേ ദൈവം ആർ ഉള്ളു? അകൃത്യം ക്ഷമിച്ചും തന്റേ അവകാശത്തിലേ
ശേഷിപ്പിന്നു ദ്രോഹത്തെ കടന്നും കൊള്ളുന്നവനേ! ദയയിൽ പ്രിയപ്പെ
൧൯ ടുകകൊണ്ടു സ്വകോപത്തെ എന്നേക്കും ഉറപ്പിക്കുന്നില്ല. അവൻ മട
ങ്ങി നമ്മിൽ കരളലിഞ്ഞു നമ്മുടേ അകൃത്യങ്ങളെ കാല്ക്കീഴാക്കും! അവ
രുടേ സകലപാപങ്ങളെയും നീ കടലാഴങ്ങളിലേക്ക് ഇട്ടുകളയും.
൨൦ പുരാതനദിവസങ്ങൾമുതൽ നീ ഞങ്ങടേ പിതാക്കന്മാരോട് ആണയി
ട്ടിട്ടുള്ള സത്യത്തെ യാക്കോബിന്നും (വാഗ്ദത്തം ചെയ്യു) ദയയെ അബ്രഹാ
മിന്നും കാട്ടിത്തരേണമേ!

NAHUM.

നഹൂം.

൧ എല്ക്കോശ്യനായ നഹൂമിൻദൎശനപുസ്തകം. നീനവയെക്കൊണ്ടുള്ള
ആജ്ഞ. (മനശ്ശെരാജാവിൻകാലത്തു.)

൧. അദ്ധ്യായം.

നീതിനിധിയായ യഹോവ (൭) നീനവയെ സംഹരിച്ചു (൧൨) സ്വജ
നത്തിന്മേൽ ഉള്ള ഭാരത്തെ കുറെക്കും.

൨ യഹോവ എരിവുള്ള ദേവനും പകവീളുന്നവനും തന്നേ. യഹോവ
പകവീളുന്നവനും ഊഷ്മാവാണ്ടവനും തന്നേ. യഹോവ തൻമാററാന്മാ
രിൽ പകവീളുവോനും സ്വശത്രുക്കൾക്കു (വൈരം) സംഗ്രഹിപ്പവനും
൩ തന്നേ. യഹോവ കോപമാന്ദ്യവും ഊക്കിൻവലിപ്പവും ഉള്ളവനായി
(ഒണ്ഡ്യനെ) കേവലം നിൎദ്ദോഷീകരിക്ക ഇല്ല (൨ മോ. ൩൪, ൭). കൊടു
ങ്കാററിലും വിശറുകോളിലും വെച്ചു യഹോവയുടേ വഴി; അവന്റെ കാൽ
൪ പ്പൊടി കാർമുകിൽ തന്നേ. അവൻ കടലിനെ ഭൎത്സിച്ചു(കൊണ്ടു) വറ
ട്ടുന്നു, എല്ലാ പുഴകളെയും ഉണക്കി വെക്കുന്നു, ബാശാനും കൎമ്മലും വാ
൫ ടി ലിബനോനിലേ പൂവൽ മാഴ്കുന്നു. അവന്മുമ്പിൽ മലകൾ കുലുങ്ങി
കുന്നുകൾ ഉരുകിപ്പോകുന്നു, തന്മുഖത്തുനിന്നു ഭൂമി പൊങ്ങുന്നു, പാരിടവും
൬ അതിൽ പാൎക്കുന്നവരും എല്ലാം കൂടേ. അവന്റെ ഈറലിന്ന് ആർ
നില്ക്കും? അവൻകോപത്തിൻചൂടിൽ ആർ നിവിരും! തീപ്പോലേ
അവന്റെ ഊഷ്മാവ് ചൊരിഞ്ഞു വരുന്നു, പാറകൾ അവനാൽ പൊ
രിഞ്ഞു പോകുന്നു.

൭ യഹോവ നല്ലവൻ, ഞെരുക്കനാളിൽ ശരണമായിക്കൊള്ളാം, തങ്കൽ
൮ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ അറിയുന്നു. (നീനവ) ആയവളുടേ സ്ഥാനമോ
അവൻ കവിഞ്ഞു തള്ളുന്ന ഓളംകൊണ്ടു മുടിച്ചുകളയും തന്റെ ശത്രുക്കളെ
൯ ഇരിട്ടിൽ പിന്തുടൎന്നും കൊള്ളും. (യഹൂദരേ) യഹോവയെ ചൊല്ലി നി

ങ്ങൾ എന്തു പോൽ നിനെക്കുന്നു? അവൻ തീരേ മുടിവു വരുത്തും, ഞെ
൧൦ രുക്കം രണ്ടു വട്ടം എഴുന്നുകാണ്കയില്ല. (അശ്ശൂരർ) മുള്ളുകൾകണക്കേ
കെട്ടി പിണഞ്ഞും അവരുടേ മദ്യം കുടിച്ച മത്തരെ പോലേ ലഹരിപി
൧൧ ടിച്ചിട്ടും ഉണങ്ങിയ താളടി പോലേ തീരേ (തീക്ക്) ഇരയാകും. യഹോ
വെക്ക് എതിരേ ദോഷം ചിന്തിച്ച വല്ലായ്മ മന്ത്രിക്കുന്നവൻ നിങ്കൽനി
ന്ന് ഉളവായ്വന്നു·
൧൨ യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: അവർ ബലം കുറയാതേ എത്ര ബഹു
ക്കളായിരുന്നാലും വെറുതേ മുൻപോയി കഴിഞ്ഞു എന്നു വരും, (യഹൂ
൧൩ ദേ) നിന്നെയോ ഞാൻ താഴ്ത്തീട്ടുണ്ടു ഇനി താഴ്ത്തുകയും ഇല്ല. നിന്മേ
ലേ അവന്റേ നുകത്തെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒടിച്ചു നിന്റേ കെട്ടുകളെ
൧൪ അറുത്തു തരും. (അശ്ശൂരേ) നിന്റേ മേൽ യഹോവ കല്പിച്ചിതു: ഇനി
നിന്റേ നാമം ഒട്ടും വിതെക്കപ്പെടുക ഇല്ല, നിൻദേവസ്ഥാനത്തുനിന്നു
കൊത്തിയും വാൎത്തും തീൎത്തതിനെ ഞാൻ അറുതി വരുത്തി, നീ കനം
കുറഞ്ഞവനായി കാണ്കയാൽ നിന്റേ ശ്മശാനത്തെ ഒരുക്കും.

൨. അദ്ധ്യായം.

യഹോവ നീനവയെ കൊള്ളേ ഉരത്ത പടയെ നിയോഗിച്ചു (൩) പട്ടണത്തെ പിടിപ്പിച്ചു (൧൨) മൂലനാശം വരുത്തും.

൧ സമാധാനം കേൾപ്പിക്കുന്ന സുവാൎത്തക്കാരുടേ കാലുകൾ ഇതാ മലക
ളിൻമേൽ കണ്ടാലും! വല്ലായ്മക്കാരൻ ഇനി നിന്നിൽ കടക്കാതവണ്ണം
അശേഷം അറുതിവന്നു പോയതാൽ യഹൂദേ നിന്റേ ഉത്സവങ്ങളെ
൨ കൊണ്ടാടുക: നിന്റേ നേൎച്ചകളെ ഒപ്പിക്ക!— (നീനവേ) നിന്മുഖത്തി
ന്നു നേരേ ഒരു മട്ടകൻ കരേറി വന്നു; കൊത്തളം സൂക്ഷിക്ക! നിരത്തി
നെ കാത്തുനോക്ക! അരകളെ മുറുക്കുക. ഊക്കിനെ ഏറേ ഉറപ്പിക്ക!
൩ എങ്ങനേഎന്നാൽ യാക്കോബിൻപ്രഭാവത്തിലേക്കു മടങ്ങി അതിനെ
ഇസ്രയേലിൻപ്രഭാവത്തോടു സമമാക്കി വെക്കും, വെറുമ വരുത്തുന്നവർ
അവരെ വെറുമയാക്കി അവരുടെ വള്ളികളെ കെടുക്കയാൽ തന്നേ.—
൪ പട ഒരുക്കുംനാൾ അവന്റേ വീരന്മാരുടേ പലിശ ചുവപ്പിട്ടും പോരാ
ളികൾ അരക്കുവസ്ത്രം ധരിച്ചും രഥങ്ങൾ ഉരുക്കലകകളുടേ മിന്നൽ പൂ
൫ ണ്ടും കന്തങ്ങളാംകാടു ഓങ്ങിയും നില്ക്കുന്നു. (അകത്തു) തെരുക്കളിൽ

തേരുകൾ ഭ്രാന്തിപിടിച്ചു വീഥികളിൽ അങ്ങിടിങ്ങിട് ഓടുന്നു, അതിൻ
കാഴ്ച ദീപട്ടികൾക്കു സമം, ഇടികൾകണക്കേ ഊടാടുന്നു.
൬ (അശ്ശൂർരാജാ) തന്റേ ആഢ്യന്മാരെ ഓൎക്കുന്നു, ആയവർ തങ്ങളുടേ
നടകളിൽ ഇടറി അകത്തുനിന്നു മതില്ക്കലേക്കു വിരഞ്ഞോടി, മേൽത്തട്ടു
൭ കെട്ടിനില്ക്കുന്നു. നദികളിലേ വാതില്കൾ തുറന്നുപോകുന്നു, രാജമന്ദി
൮ രം ഉരുകുന്നു. അതു വിധിവിഹിതം! അവൾ വസ്ത്രം ഊരി കരേററ
പ്പെടുന്നു, അവളുടേ ദാസിമാർ പ്രാവിൻകുറുപോലേ കുറുട്ടി നെഞ്ചിൽ
൯ അലെച്ചുകൊള്ളുന്നു. നീനവ ഉണ്ടായന്നുമുതൽ ജലസരസ്സു തന്നേ;
അവരോ മണ്ടുന്നു, നില്ക്ക നില്പിൻ! എന്നിട്ടും തിരിഞ്ഞുകൊള്ളുന്നവർ
൧൦ ആരും ഇല്ല. വെള്ളി കവരുവിൻ! പൊൻ കവരുവിൻ! ചിത്രനിൎമ്മാ
ണങ്ങളും സകലമനോഹരസാധനത്തിൻ തേജസ്സും ഒരു അററവും ഇല്ല!
൧൧ ഒഴിവും പാഴും വെറുമയും അത്രേ! നെഞ്ച് അഴികയും മുഴങ്കാൽ മുടങ്ങു
കയും അരകൾതോറും ഈററുവലിയും സകലമുഖങ്ങളിൽനിന്നും ചുവ
പ്പു പുക്കുപോയി!
൧൨ അരട്ടുന്നവൻ ആരും ഇല്ലാതേ സിംഹവും സിംഹിയും കിടാവും നട
ന്നുവന്ന സിംഹങ്ങളുടേ പാപ്പ് എവിടേ? ചെറുകോളരികളുടേ മേച്ചലും
൧൩ എവിടേ? തന്റേ കിടാക്കളുടേ മുട്ടിന്നു ചീന്തി സിംഹികൾക്കായി ഞെ
ക്കിക്കൊല്ലുന്നൊരു സിംഹം തന്റേ മാളികളിൽ ഇരയും ഗുഹകളിൽ ചീ
൧൪ ന്തിയതും നിറെച്ചുവല്ലോ. സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയുടേ അരുളപ്പാ
ടാവിതു: ഞാൻ ഇതാ നിന്നോട് ഏററു ആ തേർബലം പുകയാക്കി എ
രിച്ചുകളയിക്കും, നിൻചെറുകോളരികളെ വാൾ തിന്നും, നിന്റേ ഇരയെ
ഞാൻ ഭൂമിയിങ്കന്ന് അറുതിവരുത്തും, നിൻദൂതരുടേ ഒച്ച ഇനി കേൾ
പ്പാറും ഇല്ല.

൩. അദ്ധ്യായം.

പട്ടണത്തിന്നു പാപസംഖ്യനിമിത്തം ശിക്ഷ വരുന്നതു (൮) മിസ്രയിലേ
നോ എന്ന പോലേ ഒഴിച്ചു കൂടാത്തതും (൧൪) നിശ്ശേഷസംഹാരവും ആ
യ്ത്തീരും.

൧ ചോരകൾ ആണ്ടപട്ടണത്തിന്നു ഹാ കഷ്ടം! ചതിയും ഹത്യയും മുററും
൨ നിറഞ്ഞവളേ! ഇര പറിക്കുന്നതു വിടുന്നില്ല. (കേൾ) ചമ്മട്ടിയോശയും
൩ ഉരുളൊലികളും ഓടുന്ന കുതിരയും കുതിക്കുന്ന വണ്ടിയും! തുള്ളിയെഴുന്ന

അശ്വബലവും വാളിൻജ്വാലയും കുന്തത്തിൻമിന്നലും കുത്തേറ്റവർപെരു
പ്പവും ശവങ്ങൾ പാരിക്കയും പിണങ്ങൾ അററമില്ലായ്കയും അവരുടേ ശ
൪ വങ്ങളിൽ ഇടറുകയും! തൻപുലയാട്ടിനാൽ ജാതികളെയും ക്ഷുദ്രങ്ങ
ളാൽ കുലങ്ങളെയും വില്ക്കുന്ന വേശ്യയുടേ ഏറിയ പുലയാട്ടുകളും ആഭി
൫ ചാരക്കാരത്തിയുടേ ലാവണ്യശ്രേഷ്ഠതയും നിമിത്തം തന്നേ. സൈന്യ
ങ്ങളുടയ യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടാവിതു: ഇതാ ഞാൻ നിന്നോട് ഏ
ററു നിന്റേ തോങ്ങലുകളെ നിന്മുഖത്തിന്മേൽ വലിച്ചെടുത്തു ജാതികൾക്കു
൬ നിന്റേ ഗുഹ്യവും രാജ്യങ്ങൾക്കു നിൻ ഇളപ്പവും കാണിക്കും; നിന്റേ
മേൽ അമേദ്ധ്യങ്ങൾ എറിയിക്കയും നിന്നെ ധിക്കരിച്ചു കാഴ്ചയാക്കി
൭ ക്കളകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ നിന്നെ കാണുന്നവർ ഒക്കയും: ഹാ നീനവ
പാഴായി! അവൾക്കായിട്ട് ആർ തൊഴിക്കും? നിണക്ക് എവിടുന്നു ആ
ശ്വസിപ്പിക്കുന്നവരെ തിരയേണ്ടു? എന്നു ചൊല്ലി നിന്നെ വിട്ടു മണ്ടും.
൮ നീലനദികളിൽ ഇരുന്നു സമുദ്രത്താൽ കിടങ്ങും പുറമതിലും ഉള്ളതാ
യി വെള്ളം ചുററിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നോഅമോനെക്കാൾ നീ നല്ലവൾ
൯ എന്നു വരുമോ? അവൾക്ക് ഊററമായതു കൂഷും അററമില്ലാതോളം മി
൧൦ സ്രക്കാരും, തുണെപ്പാൻ പൂത്തും ലൂബ്യരും ഉണ്ടു. എന്നിട്ടും അവൾ
കൂടേ അടിമയായി പ്രവാസത്തിന്നു നടന്നു, അവളുടേ ശിശുക്കളും തെ
രുക്കളിലേ കോടിക്കല്ലുതോറും ഞെരിഞ്ഞും ചതഞ്ഞും പോയി, അവളു
ടേ ഘനശാലികളിന്മേൽ നറുക്കിട്ടു മഹത്തുക്കളെ എല്ലാം ചങ്ങലകളാൽ
൧൧ വരിഞ്ഞു കെട്ടുകയും ചെയ്തു.— (അങ്ങനേ) നീയും മത്തയാകും, മറഞ്ഞു
൧൨ പോകും, നീയും ശത്രുവിൽനിന്നു ശരണം അന്വേഷിക്കും. നിൻകോ
ട്ടകൾ എല്ലാം മുമ്പഴുത്ത കായ്കൾ ഉള്ള അത്തികൾ അത്രേ, അവ കുലുക്കി
൧൩ യാൽ തിന്നുന്നവന്റേ വായിൻമേൽ വീഴും. നിന്റേ വംശം കണ്ടാ
ലും, നിൻനടുവിൽ പെണ്ണുങ്ങളത്രേ! നിൻദേശത്തിൻ വാതിലുകൾ ശത്രു
ക്കൾക്ക് അശേഷം തുറന്നുപോകും, നിൻതഴുതുകളെ അഗ്നി തിന്നുന്നു.
൧൪ വളച്ചലിന്നു വെള്ളം നിനക്കു, കോരിക്കൊൾക! നിൻകോട്ടകളെ ഉറ
പ്പിക്ക! ചളിയിൽ ചെന്നു മണ്ണു ചവിട്ടുക! ഇട്ടികച്ചൂളയെ പൊളിതീൎത്തു
൧൫ കെട്ടുക! അതിൽ തന്നേ നിന്നെ തീ തിന്നും, വാൾ അറുക്കും നക്കിത്തു
ള്ളൻ എന്ന പോലേ നിന്നെ തിന്നും. നക്കികണക്കേ നിന്നെ പെരു
൧൬ ക്കുക! തുള്ളൻകൂട്ടം പോലേ പെരുക്കുക! നിന്റേ കച്ചവടക്കാരെ നീ
വാനമീനുകളെക്കാളും വൎദ്ധിപ്പിച്ചു, തുള്ളൻ പുക്കു പറിച്ചു പറക്കയും
൧൭ ചെയ്യുന്നു. നിന്റേ വിരുതന്മാർ തുള്ളന്നും പണിക്കന്മാർ വെട്ടിലിണ്ടേ

ക്കും ഒക്കും; ഇവ കളിർനാളിൽ തിണ്ടുകളോട്ട മേവിക്കൊള്ളും, സൂൎയ്യൻ
ഉദിക്കേ പാറിപ്പോകും, എവിടേ എന്ന് അവററിൻസ്ഥലം പിന്നേ അ
൧൮ റിയുന്നതും ഇല്ല.— അല്ലയോ അശ്ശൂർരാജാവേ നിൻേറ ഇടയന്മാർ
തുയിൽകൊണ്ടു ആഢ്യന്മാർ കിടന്നുറങ്ങി, നിൻജനം ചേൎപ്പവൻ ഇല്ലാത
൧൯ വണ്ണം മലകളിന്മേൽ ചിതറിപ്പോയി. നിൻമുറിവിന്ന് ശമനം ഒട്ടും
ഇല്ല, നിൻേറ തല്ല് കലശലായി, നിൻേറ കേൾവി കേൾക്കുന്നവർ എ
ല്ലാം നിന്നെച്ചൊല്ലി കൈകൊട്ടുന്നു; കാരണം നിൻേറ ദുഷ്ടത നിച്ചലും
കവിഞ്ഞു തട്ടാത്തവർ ആരുപോൽ?

HABAKKUK.

ഹബക്കൂക്.

൧ പ്രവാചകനായ ഹബക്കൂക് ദശിച്ച ആജ്ഞ. (യോശീയാവിൻകാ
ലത്തു.)

൧. അദ്ധ്യായം.

സാഹസവൎദ്ധനകൊണ്ടു സങ്കടപ്പെട്ടാറേ (൫) കല്ദയർ നടത്തേണ്ടുന്ന ശി
ക്ഷയെയും അവരുടേ തിളപ്പിനെയും അറിയിച്ച ശേഷം (൧൨) ഇവരുടേ അ
തിക്രമത്തെ ദൈവം സഹിക്കുമോ എന്നു ചോദിച്ചതു.

൨ യഹോവേ ഞാൻ എത്രത്തോളം (തുണെക്കായി) ക്രൂവീട്ടും നീ കേളാ
തേ പോകുന്നു? സാഹസം എന്നു നിന്നോട്ടു നിലവിളിച്ചാലും നീ രക്ഷി
൩ ക്കുന്നില്ല. നീ എന്നെ അതിക്രമം കാണുമാറാക്കി വ്യസനക്കിണ്ടം താൻ
നോക്കുന്നത് എന്തിന്നു? നാശങ്ങളും സാഹസവും എൻമുമ്പിൽ ഉണ്ടു,
൪ വാദവും കലശലും എട്ടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ധൎമ്മം വിറന്നുപോകുന്നു,

ന്യായം ഒരു നാളും പുറപ്പെടുന്നതും ഇല്ല; ദുഷ്ടന്മാർ നീതിമാനെ വള
ഞ്ഞുകൊള്ളുന്നുവല്ലോ, അതുകൊണ്ടു വക്രിച്ച ന്യായം പുറപ്പെടുകേ ഉള്ളു.
൫ (യഹോവയുടേ ഉത്തരം:) ജാതികളിൽ നോക്കിക്കണ്ടു വിസ്മയിപ്പിൻ,
സ്തംഭിപ്പിൻ! എന്തിന്നെന്നാൽ നിങ്ങടേ ദിവസങ്ങളിൽ (ഞാൻ) ഒരു
പ്രവൃത്തി പ്രവൃത്തിക്കുന്നു, അതു വിവരിച്ചു തന്നാലും നിങ്ങൾ വിശ്വ
൬ സിക്ക ഇല്ല. ഞാൻ ആകട്ടേ ഇതാ കല്ദയരെ ഉണൎത്തുന്നു, തനിക്കല്ലാ
ത്ത കുടികളെ അടക്കുവാൻ ഭൂമിയുടേ അകലങ്ങളോളം നടക്കുന്ന കൈ
൭ പ്പും വിരവും ഉള്ളൊരു ജാതി. അതു ഘോരവും ഭയങ്കരവും തന്നേ,
൮ അതിന്റേ ന്യായവും മേന്മയും തങ്കൽനിന്നത്രേ ഉളവാകുന്നതു. അതിൻ
കുതിരകൾ വള്ളിപ്പുലികളിൽ ലഘുതയും വൈകുന്നേരത്തേ ചെന്നായ്ക്ക
ളിൻ കടുപ്പവും ഏറിയവ; കുതിരക്കാർ ചാടി പുളെക്കുന്നു, ദൂരത്തുനിന്ന്
അതിൻകുതിരക്കാർ തിന്മാൻ വിരയുന്ന കഴുക പോലേ പറന്നു വരുന്നു.
൯ എല്പേരും സാഹസത്തിന്നായി വരും, മുഖങ്ങളുടേ മുതിച്ച് മുന്നോട്ട് എ
൧൦ ന്നത്രേ, മണൽകണക്കേ ബദ്ധന്മാരെ ചേൎക്കും. അവർ രാജാക്കന്മാ
രെ ശകാരിച്ചു തമ്പ്രാക്കളെ ഹാസ്യമാക്കും, എല്ലാ കോട്ടയിലും ചിരിച്ചു
൧൧ മണ്ണു കുന്നിച്ചു അതിനെ പിടിക്കും. അതാ കാററായി ഊടാടി കടക്കുന്നു,
കുററവാളിയായും പോകുന്നു. തനിക്കുള്ള ഈ ഊക്കു തന്റേ ദേവനത്രേ.
൧൨ അല്ലയോ നീ പണ്ടേ എൻദൈവവും എൻവിശുദ്ധനും ആകിയ യ
ഹോവ അല്ലോ? ഞങ്ങൾ മരിക്ക ഇല്ല. യഹോവേ ന്യായവിധി നട
ത്തുവാൻ നീ ഇവനെ ആക്കിയതു, പാറയായുള്ളോവേ ശിക്ഷിപ്പാനാ
൧൩ യി ഇവനെ സ്ഥാപിച്ചതു. തിന്മ കണ്ടുകൂടാതവണ്ണം കണ്ണിൻശുദ്ധിയു
ള്ളൊരു നീ, വ്യസനക്കിണ്ടം നോക്കുവാൻ കഴിയാത്തൊരു നീ (൩) വി
ശ്വാസവഞ്ചകരെ (വെറുതേ) നോക്കി ദുഷ്ടൻ തന്നിൽ നീതി ഏറയുള്ള
൧൪ വനെ വിഴുങ്ങുകയിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് എന്തിന്നു? മനുഷ്യരെ കട
ലിലേ മത്സ്യങ്ങൾക്കും വാഴുന്നവൻ ഇല്ലാത്ത ഇഴജാതിക്കും സമമാക്കുന്നു
൧൫ വോ? അവരെ ഒക്കയും അവൻ ചൂണ്ടൽകൊണ്ടു കരേററി തന്റേ വ
ലയിൽ ഇഴെച്ചു കണ്ണിയിൽ ചേൎത്തുകൊള്ളുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവൻ
൧൬ സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കുന്നു. ആകയാൽ തൻവലെക്കു ബലി കഴിച്ചു
തൻകണ്ണിക്കു ധൂപം കാട്ടുന്നു, ഇവകൊണ്ടു സാക്ഷാൽ അവന്റേ ഓഹരി
൧൭ നെയ്യുള്ളതും തീൻ പുഷ്ടിയുള്ളതും അല്ലോ! ഇങ്ങനേ ആകകൊണ്ട് അ
വൻ തൻവലയെ കുടഞ്ഞു നിത്യം ജാതികളെ ആദരിയാതേ കൊന്നു
പോരാമോ?

൨. അദ്ധ്യായം.

അരുളപ്പാടിൻനിവൃത്തി താമസിച്ചാലും എത്തും നിശ്ചയം (൪) വിശ്വാസ
ത്താലേ ജീവൻ വരും (൬) കല്ദയന്ന് ദ്രോഹാധിക്യം നിമിത്തം മൂലനാശം നി
ൎണ്ണയം.

൧ എന്റേ കാവലിൽ ഞാൻ നിന്നു ഗോപുരത്തിന്മേൽ സ്ഥിതികൊണ്ടു,
എന്റേ ഉള്ളിൽ അവൻ എന്തു ഉരിയാടും എന്നും എന്റേ ആവലാധി
൨ ക്ക് എന്തൊരു ഉത്തരം കിട്ടും എന്നും എത്തി നോക്കട്ടേ! എന്നാറേ യ
ഹോവ എന്നോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞിതു: ദൎശനത്തെ എഴുതുക! ഓടി വാ
൩ യിക്കുംവണ്ണം പലകകളിന്മേൽ തെളിയ വരെക്ക! കാരണം: ദൎശനം
ഇനി (ദൂരമുള്ള) അവധിക്ക് ആകുന്നു, ആ ലാക്കിലേക്കു കിഴെച്ച് ഓടുന്നു,
ചതിക്കയും ഇല്ല; താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനെ പാൎത്തിരിക്ക, അതു
വരുന്നുണ്ടു നിശ്ചയം, പിൻപെടുക ഇല്ല.
൪ ഇതാ (കല്ദയൻ) അവന്റേ ദേഹി വീങ്ങിപ്പോയതു, അവനിൽ നേ
൫ രുള്ളതല്ല; നീതിമാനോ തന്റേ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും. വിശേ
ഷിച്ചും വീഞ്ഞു തോല്പിക്കുന്നു; ചീൎത്തു കൊള്ളുന്ന പുരുഷൻ നിലനില്ക്ക
യില്ല. (അങ്ങനേ) പാതാളം പോലേ വായി ചാല പിളൎന്നുള്ള കൊതി
യൻ, മരണംകണക്കേ തൃപ്തിവരാതേ സൎവ്വജാതികളെയും തങ്കലേക്കു
ചേൎത്തു സകലവംശങ്ങളെയും തങ്കലേക്കു ശേഖരിച്ചു കൊള്ളുന്നവൻ.
൬ ഇവനെച്ചൊല്ലി അവർ എല്ലാവരും സദൃശവും കവിതയും കടങ്കഥക
ളും എടുക്കുക ഇല്ലയോ? എന്നാൽ പറവിതു: തനിക്കല്ലാത്തതിനെ വൎദ്ധി
പ്പിച്ചു പണയപ്പാടു തന്റേ മേൽ കനമാക്കി പോരുന്നവന്നു ഹാ കഷ്ടം!
൭ എത്രോടം പോൽ? നിന്നെ കടിപ്പവർ പെട്ടന്ന് എഴുനീല്ക്കയും നിന്നെ
൮ ഉലെപ്പവർ ഉണൎകയും നീ അവൎക്കു കൊള്ള ആകയും ഇല്ലയോ? അനേ
കവംശങ്ങളെ നീ കവൎന്നുവല്ലോ? വംശങ്ങളുടേ ശേഷിപ്പ് എല്ലാം നി
ന്നെയും കവൎന്നുകളയും, മനുഷ്യരക്തങ്ങൾ പകൎന്നു ഭൂമിയിലും നഗരങ്ങ
ളിലും അതിൽ വസിക്കുന്ന ഏവരിലും സാഹസം ചെയ്കു നിമിത്തം
൯ തന്നേ.— തൻകൂടിനെ ഉയരത്തിൽ വെച്ചു തിന്മയുടേ കൈയിൽനി
ന്നു തന്നെ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടതിന്നു തൻഗൃഹത്തിന്നു ദുൎല്ലാഭം നേടുന്നവന്നു
൧൦ ഹാ കഷ്ടം! അനേകവംശങ്ങളുടേ സംഹാരം നീ ആലോചിച്ചതു നിൻ
ഗൃഹത്തിന്നു തന്നേ നാണവും നീ നിന്നിൽ തന്നേ പാപിയും ആയിച്ച

൧൧ മഞ്ഞു. കാരണം: ചുവരിൽനിന്നു കല്ലും നിലവിളിക്കും. അറത്തുകെ
൧൨ ട്ടിൽനിന്നു വിട്ടം അതിന്ന് ഉത്തരം പറയും.— ചോരകളെക്കൊണ്ടു പട്ട
ണം പണിതു അക്രമത്താൽ നഗരം നിൎമ്മിക്കുന്നവന്നു ഹാ കഷ്ടം!
൧൩ കാണ്ക വംശങ്ങൾ തീക്കായിട്ട് അദ്ധ്വാനിച്ചു കുലങ്ങൾ പഴതിന്നായി
ക്ഷീണിച്ചു കൊള്ളുന്നതു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയിൽനിന്ന് ആക
൧൪ ന്നുവല്ലോ? കടലിൽ വെള്ളം മൂടുമ്പോലേ ഭൂമിയിൽ യഹോവാതേജസ്സ്
൧൫ അറികനിറഞ്ഞിരിക്കും സത്യം (യശ ൧൧, ൯).— കൂട്ടുകാരെ മത്തരാക്കി
അവരുടേ ഗുഹ്യം നോക്കുവാൻ മാത്രം കുടിപ്പിച്ചും (മദ്യത്തിൽ) നിന്റേ
൧൬ ഊഷ്മാവെ കലക്കിയും കൊടുക്കുന്നവന്നു ഹാ കഷ്ടം! കനത്താൽ അല്ല
ഇളപ്പത്താൽ നീ തൃപ്തനായി! ഇനി നീയും കുടിച്ചു മുന്തോൽ കാട്ടുക!
യഹോവയുടേ വലങ്കയ്യിലേ പാനപാത്രം നിന്നോളവും തിരിയും നിൻ
൧൭ തേജസ്സിന്മേൽ നിന്ദ്യഛൎദ്ദിയും വരും. എന്തിന്നെന്നാൽ ലിബനോനിൽ
ചെയ്തു സാഹസവും മൃഗങ്ങളെ ഭ്രമിപ്പിച്ച നാശവും നിന്നെ മൂടും,
മനുഷ്യരക്തങ്ങൾ പകൎന്നു ഭൂമിയിലും നഗരങ്ങളിലും അതതിൽ വസി
൧൮ ക്കുന്ന ഏവരിലും സാഹസം ചെയ്തു നിമിത്തം തന്നേ (൮).— വിഗ്രഹ
ത്തെ ഉരുവാക്കുന്നവൻ അതിനെ കൊത്തുവാൻ വിഗ്രഹത്താൽ എന്തു
ഫലം? ബിംബം തീൎപ്പവൻ ഊമരാകുന്ന അസത്തുകളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ
ആശ്രയിപ്പാൻ വാൎത്തുതീൎത്തതിനാലും ആ വ്യാജഗുരുവിനാലും എന്തേ
൧൯ ഫലം? മരത്തോട്: ഉണൎന്നെഴുക! എന്നും മൌനക്കല്ലോട്: ജാഗരിക്ക!
എന്നും പറയുന്നവന്നു ഹാ കഷ്ടം! ഇതു തന്നേ ഉപദേശിക്കുമോ? കാൺ
ഇതു പൊന്നും വെള്ളിയും പൊതിഞ്ഞതല്ലാതേ ഉള്ളിൽ ആത്മാവ് ഒട്ടും
൨൦ ഇല്ല. യഹോവയോ തൻവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ഉണ്ടു, അവന്തിരുമു
മ്പിൽ ഭൂമി എല്ലാം മിണ്ടാതിരിക്ക!

൩. അദ്ധ്യായം.

(൨) യഹോവ സല്ക്രിയയെ നടത്തി കോപത്തിലും കനിവു കാട്ടേണം (൩) അവൻ ന്യായവിധിക്കുവന്നാൽ (൧൬) വിശ്വാസിയിൽ ഭയവും ആനന്ദവും നിറയും.

൧ പ്രവാചകനായ ഹബക്കൂക്കിൻ പ്രാൎത്ഥന. ഭ്രമരാഗത്തിൽ (സങ്കീ. ൭, ൧).
൨ യഹോവേ നിന്റേ കേൾവിയെ ഞാൻ കേട്ടു ഭയപ്പെടുന്നു. യഹോ
വേ നിൻപ്രവൃത്തിയെ (൧, ൫) ആണ്ടുകളുടേ നടുവിൽ ജീവിപ്പിക്ക,

ആണ്ടുകളുടേ നടുവിൽ (൨, ൩) അറിയിക്ക! ചൊടിയിൽ കനിവും
ഓൎക്കേണമേ!

൩ ദൈവം തേമാനിൽനിന്നും വിശുദ്ധൻ പാറാൻമലയിൽനിന്നും (൫ മോ.
൩൩, ൨) വരുന്നു. (സേല.) വാനത്തെ അവന്റെ ഓലക്കം മൂടുന്നു ഭൂ
൪ മി അവന്റെ യശസ്സിനാൽ നിറഞ്ഞു. വെയിൽപോലേ ചുടരൊളി
ഉണ്ടാകുന്നു, അവന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നു കതിരുകൾ (കാണും), അതിലോ
൫ അവന്റെ ഊക്കു മറഞ്ഞു വസിക്കുന്നു, അവൻമുമ്പിൽ മഹാരോഗം നട
൬ ക്കുന്നു, വഴിയേ എരിപൊരി സഞ്ചരിക്കുന്നു. അവൻ നിന്നുടൻ ഭൂമി
യെ ഉലെക്കുന്നു, കണ്ടുടൻ ജാതികളെ കുലുക്കുന്നു; ശാശ്വതപൎവ്വതങ്ങൾ
വിള്ളുന്നു, നിത്യകുന്നുകൾ കുനിയുന്നു, അവൻ പുരാതനസഞ്ചാരങ്ങൾ
൭ നടക്കുന്നു (സങ്കീ. ൬൮, ൨൫). കൂശ്യന്റെ കൂടാരങ്ങളെ ഞാൻ അനൎത്ഥ
ത്തിൽ മുഴുകി കണ്ടു, മിദ്യാൻദേശത്തേതിരശ്ശീലകൾ നടുങ്ങുന്നു.—
൮ നിൻകുതിരകളോടേ രക്ഷാരഥങ്ങളിന്മേൽ നീ ഏറി വരുന്നതു പുഴകളി
ലോ യഹോവേ പുഴകളിൽ തന്നേ നിൻകോപം എരിഞ്ഞിട്ടോ? കടലിൽ
൯ നിൻക്രോധമോ? നിൻവില്ലു മുറ്റും നഗ്നമായി വരുന്നു, (തിരു)ച്ചൊ
ല്ലാൽ ആണയിട്ടു കിടക്കുന്നതു ശിക്ഷവടികൾ തന്നേ (൫ മോ. ൩൨,
൧൦ ൪൦—൪൨). സേല. നീ ഭൂമിയെ നദികളാക്കി പിളൎക്കുന്നു.— നിന്നെ
കണ്ടു മലകൾ പിടെക്കുന്നു, വെള്ളം പൊഴിയുന്ന വന്മാരി ഊടാടുന്നു,
ആഴി തൻനാദത്തെ കേൾപ്പിച്ചു തൻകൈകളെ ഉയരേ നീട്ടുന്നു.
൧൧ നിൻഅമ്പുകൾ പാറിവിളങ്ങി നിൻകുന്തത്തിൻപിണർ മിന്നുകയാൽ
൧൨ ചന്ദ്രാദിത്യരും ഭവനം പുക്കു നില്ക്കുന്നു.— ചീറ്റത്തിൽ നീ ഭൂമിയൂടേ
൧൩ എഴുന്നെള്ളി കോപത്തിൽ ജാതികളെ മെതിക്കുന്നു. നിൻജനത്തിൻ
രക്ഷെക്കായി നിൻഅഭിഷിക്തന്റെ രക്ഷെക്കായി നീ പുറപ്പെട്ടു ദുഷ്ട
ന്റെ മനയിൽനിന്നു തലയെ തകൎക്കയും കഴുത്തോളം അടിസ്ഥാനത്തെ
൧൪ നഗ്നമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (സേല). എന്നെ പൊടിപെടുപ്പാൻ തള്ളി
വരുന്നവരും ഒളിമറയത്തു എളിയവനെ തിന്മാൻ എന്നപോലേ ഉല്ലസി
ക്കുന്നവരും ആയ അവന്റെ പടച്ചാൎത്തുകളുടേ തലകളെ നീ അവന്റെ
൧൫ സ്വന്തകണകളെക്കൊണ്ടു തുളെക്കുന്നു. പെരുവെള്ളങ്ങളുടേ കുമ്പൽ
ആകുന്ന സമുദ്രത്തൂടേ നിൻകുതിരകളാൽ നീ നടകൊള്ളുന്നു (സങ്കീ.
൭൭, ൨൦).

൧൬ ഞാൻ കേട്ടുടൻ വയറു വിറെച്ചു, അധരങ്ങൾ ആ ശബ്ദത്തിന്നു കിലു
കില മുഴങ്ങി; അവൻ വംശത്തെക്കൊള്ളേ കരേറി തള്ളിവരുന്ന അനൎത്ഥ

ദിവസത്തെ ഞാൻ സ്വസ്ഥമായി പാൎക്കേണ്ടതാകകൊണ്ടു എന്റെ എല്ലുക
൧൭ ളിൽ പഴുപ്പു കടന്നു അടി വിറെക്കുന്നതും ഉണ്ടു. അന്നാകട്ടേ അത്തി
തളിൎക്കയും വള്ളികളാൽ അനുഭവം വരികയും ഇല്ല, ഒലീവിൻഫലം
ചതിക്കും, കണ്ടങ്ങൾ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കയും ഇല്ല, തൊഴുത്തോടു ആട്ടു
൧൮ വേറായി ആലകളിൽ പശുവും ഇല്ല (എന്നു വരും).— ഞാനോ യഹോ
൧൯ വയിൽ ഉല്ലസിച്ചു എൻരക്ഷയുടേ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കും. യഹോ
വാകൎത്താവ് എൻപ്രാപ്തി തന്നേ, അവൻ എൻ കാലുകളെ പേടമാനു
കൾക്കു നേരാക്കി (സങ്കീ. ൧൮, ൩൩) എന്റേ ശിഖരങ്ങളിൽ എന്നെ ന
ടകൊള്ളുമാറാക്കുന്നു (൫ മോ. ൩൨, ൧൩).—സംഗീതപ്രമാണിക്കു, എ
ന്റേ കമ്പിനാദത്തോടേ. (സങ്കീ. ൪, ൧).

ZEPHANIAH.

ചഫന്യാ.

൧ ഹിജക്കീയാപുത്രനായ അമൎയ്യാപുത്രനായ ഗദല്യാപുത്രനായ കൂഷി
യുടേ പുത്രനായ ചഫന്യാവിന്നു യഹൂദാരാജാവും ആമോൻപുത്രനുമാകി
യ യോശീയാവിൻ നാളുകളിൽ ഉണ്ടായ യഹോവാവചനം.

൧. അദ്ധ്യായം.

സൎവ്വഭൂമിയിലും (൪) യഹൂദയിലും (൭) ഏതു പാപികൾക്കും ശിക്ഷ വരു
ത്തുവാൻ (൧൪) യഹോവയുടേ ഭയങ്കരദിവസം ഉണ്ടാകും.

൨ മന്നിടത്തിന്മേൽനിന്നു ഞാൻ സകലത്തെയും വാരിക്കളയും എന്നു യ
൩ ഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. മനുഷ്യമൃഗങ്ങളെയും വാരും, വാനത്തേ
പക്ഷിയെയും സമുദ്രമത്സ്യങ്ങളെയും ദുഷ്ടന്മാരോടു കൂട ഇടൎച്ചകളെയും
വാരി മന്നിടത്തിന്മേൽനിന്നു മനുഷ്യനെ അറുതി ചെയ്യും എന്നു യഹോ
വയുടേ അരുളപ്പാടു.

൪ വിശേഷാൽ യഹൂദയിന്മേലും യരുശലേമിൽ സകലനിവാസികളി
ന്മേലും എൻകൈ നീട്ടി ഇവിടത്തുനിന്നു ബാളിൻശിഷ്ടത്തെയും പു
൫ രോഹിതരോടു കോമരനാമത്തെയും, പുരമുകളിൽവെച്ചു വാനസൈ
ന്യത്തെ തൊഴുന്നവരെയും യഹോവ ആണയും തങ്ങളരചൻ ആണയും
൬ ഇട്ടു തൊഴുന്നവരെയും, യഹോവയെ വിട്ടു പിൻവാങ്ങുന്നവരെയും
യഹോവയെ തിരിയാതേയും ചോദിക്കാതേയും ഇരിക്കുന്നവരെയും
൭ ഞാൻ അറുതി ചെയ്യും. യഹോവാകൎത്താവിൻതിരുമുമ്പിൽ മിണ്ടായ്ക!
(ഹബ. ൨, ൨൦) യഹോവാദിവസം അടുത്തതല്ലോ, യഹോവ ആകട്ടേ
ബലിയെ ഒരുക്കി (അതിന്നു) ക്ഷണിച്ചവരെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു.—
൮ യഹോവാബലിനാളിൽ സംഭവിപ്പിതു: ഞാൻ പ്രഭുക്കളെയും രാജപുത്ര
൯ രെയും പരദേശവസ്ത്രം ഉടുത്തവരെയും സന്ദൎശിക്കും. (കുടികളുടേ) ഉ
മ്മരപ്പടിമേൽ ചാടി സാഹസവും ചതിയും പ്രയോഗിച്ചു സ്വാമിയുടേ
൧൦ വീടു നിറെക്കുന്നവരെ ഒക്കയും അന്നു സന്ദൎശിക്കും. അന്നു മീൻവാതു
ക്കൽനിന്നു മുറവിളിനാദവും പുതുപ്പട്ടണത്തുനിന്നു തൊഴിച്ചലും കുന്നുക
ളിൽനിന്നു വലിയ തകൎച്ചയും കിളരും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൧൧ ഉരൽ (എന്ന പള്ളത്തിൽ) പാൎക്കുന്നവരേ തൊഴിപ്പിൻ! കനാന്യ (വ്യാ
പാരി)ജനം എല്ലാം മാഞ്ഞുപോയി, വെള്ളി പേറുന്നവർ ഒക്ക അറുതി
൧൨ പ്പെടുന്നു നിശ്ചയം. അന്നേരം സംഭവിപ്പിതു: ഞാൻ യരുശലേമെ വി
ളക്കുകൾകൊണ്ടു ശോധന നോക്കി തങ്ങളുടേ മട്ടിന്മേൽ ഉറഞ്ഞിരിക്കു
ന്നവരായി: യഹോവ നന്മയും ചെയ്യാ തിന്മയും ചെയ്യാ എന്നു കരളിൽ
൧൩ ചൊല്ലുന്ന പുരുഷന്മാരെ സന്ദൎശിക്കും. അവരുടേ സമ്പത്തു കൊള്ളയും
വീടുകൾ ശൂന്യവും ആകും, അവർ ഭവനങ്ങൾ പണിയും വസിക്കയും
ഇല്ല, പറമ്പുകളെ നടും അവററിൻവീഞ്ഞു കുടിക്കയും ഇല്ല.

൧൪ യഹോവയുടേ മഹാദിവസം അടുത്തതു, അണഞ്ഞും ഏററ വിരഞ്ഞും
വരുന്നു. യഹോവാദിവസം കേൾ! അതിൽ വീരൻ കൈപ്പോടേ
൧൫ അലറും. ആ ദിവസം ചീററത്തിൻനാൾ! ഇടുക്കുഞെരുക്കങ്ങളുടേ
നാൾ, ഇടിപൊടിപെടും നാൾ, ഇരിട്ടും അന്ധകാരവും ഉള്ള നാൾ,
൧൬ മേഘവും കാർമുകിലും ഉള്ള നാൾ. (യോവെ. ൨, ൨). ഉറപ്പിച്ച പട്ട
ണങ്ങൾക്കും ഉയൎന്ന കൊത്തളങ്ങൾക്കും ആരവാരകാഹളങ്ങളുടേ നാൾ!
൧൭ യഹോവയോടു പിഴെച്ചവരാകയാൽ ഞാൻ മനുഷ്യൎക്ക് ഇറുക്കം വരു
ത്തും, അവർ കുരുടരെപ്പോലേ നടക്കും. പൊടികണക്കേ അവരുടേ
൧൮ ചോരയും തീട്ടംപോലേ മാംസവും ചൊരിയപ്പെടും. യഹോവയുടേ

ചീററനാളിൽ അവരുടേ വെള്ളിക്ക് എങ്കിലും പൊന്നിന്ന് എങ്കിലും അവരെ ഉദ്ധരിപ്പാൻ ആമല്ല, അവൻേറ എരിവിൻതീയിൽ ഭൂമി മുഴുവൻ തിന്നപ്പെട്ടും, അവൻ ആകട്ടേ ഭൂവാസികൾക്ക് എല്ലാം മുടിവും അപമൃത്യുവും വരുത്തും.

൨. അദ്ധ്യായം. (—൩, ൮.)

അനുതപിപ്പാൻ സാധുക്കളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നതു (൪) ഫലിഷ്ടർ മുതലായ അയൽവൈരികൾക്കും (൧൧) ക്രൂശ് അശ്ശൂർ തുടങ്ങിയുള്ള സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്കും (൩, ൧) നിത്യം മറുക്കുന്ന യരുശലേമിന്നും ശിക്ഷ അടുത്തതാകകൊണ്ടു.

൧ ഹേ (നാണിച്ചു) വിളക്കാത്ത ജാതിയായുള്ളോവേ നിങ്ങളെ തന്നേ
ആഞ്ഞും ആരാഞ്ഞും കൊൾവിൻ! തീൎപ്പു (ശിക്ഷയെ) ഉളവാക്കുംമുമ്പേ
൨ തന്നേ വേണ്ടു! ആ ദിവസം പതിർപോലേ പാറി വരും! യഹോ
വാകോപത്തിൻ ഊഷ്മാവ് നിങ്ങളുടേ മേൽ വരാത്തപ്പോഴും യഹോ
വാകോപദിവസം നിങ്ങളുടേ മേൽ വരാത്ത കാലത്തിൽ തന്നേ
൩ (വേണ്ടു). യഹോവയെ അന്വേഷിപ്പിൻ! അവൻേറ ന്യായത്തെ പ്ര
വൃത്തിച്ചുള്ള ദേശത്തിൽ സകലസാധുക്കളായുള്ളോരേ! നീതിയെ അന്വേ
ഷിപ്പിൻ, വിനയത്തെ അന്വേഷിപ്പിൻ! പക്ഷേ യഹോവാകോപദി
വസത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു മറഞ്ഞു നില്ക്കാം.
൪ എങ്ങനേഎന്നാൽ ഘജ്ജ ത്യജിക്കപ്പെട്ടും, അഷ്ക്കലോൻ പാഴാകും,
അഷ്ദോദിനെ ഉച്ചയിൽ തന്നേ ആട്ടിക്കളയും, എക്രോൻ വേരററു
൫ പോകും. കടലരുവിൽ പാൎക്കുന്ന ക്രേതജാതിക്കു ഹാ കഷ്ടം! ഫലിഷ്ടു
ദേശമാകിയ കനാനേ നിങ്ങളുടേ മേൽ യഹോവാവചനം ആയിതു: കു
൬ ടിയില്ലാതവണ്ണം ഞാൻ നിന്നെ കെടുക്കും. കടലരുവോ മേക്കുന്നവർ
ഗുഹകളെ തോണ്ടുന്ന പാൎപ്പും ആട്ടുതൊഴുത്തുകളും ആകും. ആ അരുവു
യഹൂദാഗൃഹത്തിൽ ശേഷിച്ചവൎക്ക് അതിൽ മേച്ചാൻ തന്നേ ആകും, അ
൭. ഷ്ക്കലോൻേറ ഭവനങ്ങളിൽ അവർ അന്തി പാൎത്തുകിടക്കും. കാരണം:
അവരുടേ ദൈവമായ യഹോവ അവരെ സന്ദൎശിച്ച് അവരുടേ അടി
൮ മയെ മാററിക്കൊടുക്കും.— എൻജനത്തെ നിന്ദിച്ച് അവരുടേ അതിരെ
കൊള്ളേ വമ്പിച്ചുപോയ മോവാബിൻനിന്ദയും അമ്മോന്യരുടേ ദൂഷ
൯ ണങ്ങളും ഞാൻ കേട്ടു. ആകയാൽ ഇസ്രയേൽദൈവമായ സൈന്യങ്ങ
ളുടയ യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടാവിതു: എൻജീവനാണ മോവാബ്

സദോമിന്നും അമ്മോന്യർ ഘമോറെക്കും സമമായി ത്തുവപ്പാട്ടും ഉപ്പുപട
ന്നയും എന്നേക്കും പാഴ്നിലവും ആകും, എൻജനത്തിൻശേഷിപ്പ് അവ
രെ കൊള്ളയിട്ടും, എൻജാതിയിൽ മിഞ്ചിയവർ അവരെ അടക്കും.
൧൦ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയുടേ ജനത്തെ അവർ നിന്ദിച്ചു വമ്പിച്ചു
൧൧ പോയ ഡംഭത്തിന്ന് ഇതത്രേ പകരം. യഹോവ അവരുടേ മേൽ ഭയ
ങ്കരനായി വിളങ്ങുന്നു; അവനാകട്ടേ ഭൂമിയിലേ സകലദേവന്മാരെയും
ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നു, ജാതികളുടേ ദ്വീപുകൾ എല്ലാം അവരവർ താന്താൻേറ
ഇടത്തുനിന്ന് അവനെ നമസ്കരിപ്പാറു തന്നേ.
൧൨ ക്രൂശ്യരായുള്ളോരേ നിങ്ങളും എൻേറ വാളാൽ കുത്തുന്നവരത്രേ.
൧൩ അവൻ വടക്കോട്ടും തൃക്കൈനീട്ടി അശ്ശൂരെ കെടുത്തു നീനവയെ ശൂന്യ
൧൪ വും മരുവോളം ശുഷ്കവും ആക്കുക! പട്ടണനടുവിൽ എല്ലാ ജാതി നാ
ല്ക്കാലികളും കൂട്ടങ്ങളായി കിടക്കും, ഞാരയും മുള്ളനും (യശ. ൩൪, ൧൧).
അതിലേ തൂൺപോതികകളിന്മേൽ രാപാർക്കും; അതിൻദേവദാരുപ്പ
ണിയെ അവൻ തുറന്നുകളകയാൽ പക്ഷി പാടുന്ന ഒച്ച ചാലകത്തുടേ
൧൫ കേൾക്കാം, ഉമ്മരങ്ങളിൽ ഇടിവത്രേ. ഞാനേ ഉള്ളു; മറെറാരുത്തിയും
ഇല്ല എന്ന് ഉള്ളംകൊണ്ടു പറഞ്ഞു നിർഭയത്തോടേ വസിച്ച് ഉല്ലസിക്കുന്ന
പട്ടണം ഇതു തന്നേ (യശ. ൪൭, ൮). അതു ശൂന്യവും മൃഗങ്ങൾക്കു കിട
ക്കയും ആയത് എങ്ങനേ! അതിൽ കടക്കുന്നവൻ എല്ലാം ഒന്നു ചീററി
കൈ ആട്ടും.
൩, ൧ ഹാ മറുത്തും തീണ്ടിപ്പോയും അതിക്രമിച്ചും പോരുന്ന പട്ടണമേ!
൨ ശബ്ദത്തെ അവൾ കേട്ടില്ല, ശാസനയെ കൈക്കൊണ്ടില്ല, യഹോവയിൽ
൩ തേറീട്ടില്ല, തൻദൈവത്തോട് അടുത്തുവന്നതും ഇല്ല. അതിന്നുള്ളി
ലേ പ്രഭുക്കന്മാർ അലറുന്ന സിംഹങ്ങൾ, അതിൻന്യായാധിപന്മാർ പു
൪ ലരോളം എല്ലും വെച്ചേക്കാത്ത അന്തിച്ചെന്നായ്ക്കൾ തന്നേ. അതിൻ
പ്രവാചകന്മാർ പൊങ്ങച്ചക്കാരായ വിശ്വാസവഞ്ചകർ, അതിൻപുരോ
ഹിതന്മാർ വിശുദ്ധത്തെ ബാഹ്യമാക്കി ധർമ്മോപദേശത്തെ ഹേമിച്ചു.—
൫ യഹോവയോ അതിന്നകത്തു നീതിമാൻ, അക്രമം ചെയ്കയില്ല, ഇടമുറി
യാതേ പുലരുന്തോറും തൻന്യായത്തെ വെളിച്ചത്താക്കുന്നു, എങ്കിലും അ
൬ ക്രമക്കാരൻ നാണം അറിയുന്നില്ല. ഞാൻ ജാതികളെ അറുതി ചെയ്തു,
അവററിൻകൊത്തളങ്ങൾ ശൂന്യമായി, നിരത്തുകൾ ആരും കടക്കാത
വണ്ണം ഞാൻ പാഴാക്കി, അവററിൻപട്ടണങ്ങൾ നിവാസി കൂടാതേ
൭ ആൾ ഒഴികേ അഴിഞ്ഞുപോയി. എന്നെ മാത്രം നീ ഭയപ്പെട്ടു ശാസ

നയെ കൈക്കൊണ്ടാലും! എന്നാൽ അവളുടേ മേൽ ഞാൻ വിധിച്ചവണ്ണം
എല്ലാം പാൎപ്പിൻ അറുതിവരിക ഇല്ല എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും പു
ലരേ മുതിൎന്നു തങ്ങളുടേ കൎമ്മങ്ങളെ ഒക്കയും അതിവഷളാക്കി നടന്നു.
൮ അതുകൊണ്ടു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടാവിതു: ഞാൻ സാക്ഷിക്കായി എ
ഴുനീല്ക്കുംനാൾവരേ എന്നെ പാൎത്തിരിപ്പിൻ! കാരണം: ജാതികളെ ചേ
ൎത്തും രാജ്യങ്ങളെ ശേഖരിച്ചുംകൊണ്ട് അവററിൽ എൻചീററവും കോപ
ത്തിൻ ഊഷ്മാവും എല്ലാം പകരുക എൻേറ ന്യായമാകുന്നു. എൻേറ എരി
വിൻ തീയിൽ ഭൂമി മുഴുവൻ തിന്നപ്പെട്ടും സത്യം (൧, ൧൮).

൩. അദ്ധ്യായം.

(൧) ജാതികളും യഹോവയെ അറിഞ്ഞു സേവിക്കും (൧൧) ഇസ്രയേലിൻ ശേഷിപ്പു കൎത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചു അവൻേറ വാഴ്ച അനുഭവിച്ച് ആനന്ദിക്കും.

൧ **അ**പ്പോഴാകട്ടേ ഞാൻ വംശങ്ങൾക്കു വെടിപ്പുള്ള അധരം സാധിപ്പി
ക്കും, അവർ എല്ലാം യഹോവാനാമത്തെ വിളിച്ചു ഒരു ചുമലാലേ അവ
൧൦ നെ സേവിപ്പാനായി തന്നേ. കൂഷിലേ നദികൾക്ക് അക്കരേനിന്നു
അവർ എൻേറ യാചകർ ആകുന്ന എൻേറ ചിതറിയ കൂട്ടത്തെ എനിക്കു
വഴിപാട് എന്നു കൊണ്ടുവരും.
൧൧ (ചീയോൻപുത്രിയേ) നീ എന്നോട് അപരാധിച്ച സകലകൎമ്മങ്ങൾ
നിമിത്തം അന്നു നീ നാണിക്ക ഇല്ല, അന്നാകട്ടേ ഞാൻ നിന്നുള്ളിൽ
നിന്നു ഡംഭിച്ച് ഉല്ലസിക്കുന്നവരെ നീക്കും, എൻവിശുദ്ധമലമേൽ നീ
൧൨ ഇനി ഞെളിഞ്ഞു കാട്ടുകയും ഇല്ല. ഞാൻ നിൻറകത്തു വിനയവും എ
ളിമയും ഉള്ള വംശത്തെ ശേഷിപ്പിക്കും, അവർ യഹോവാനാമത്തിൽ ആ
൧൩ ശ്രയിക്കും. ഇസ്രയേലിൻശേഷിപ്പു അക്രമം ചെയ്കയും കള്ളം പറകയും
ഇല്ല, കൃത്രിമനാവ് അവരുടേ വായിൽ കാണാകയും ഇല്ല, ആരും അ
രട്ടാതേ അവർ മേഞ്ഞും കിടന്നുംകൊള്ളും.
൧൪ അല്ലയോ ചീയോൻപുത്രിയേ ആൎക്കുക! ഇസ്രയേലേ ഘോഷിപ്പിൻ!
൧൫ യരുശലേംപുത്രിയേ മുഴുമനസ്സോടും സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്ക! നിൻ
ന്യായവിധികളെ യഹോവ നീക്കി നിൻശത്രുവിനെ അകററി, ഇസ്ര
യേൽരാജാവായിട്ടു യഹോവ തന്നേ നിൻഉള്ളിൽ ഉണ്ടു, നീ തിന്മ ഇ
൧൬ നി കാണ്കയില്ല. അന്നാൾ യരുശലേമോടു പറയപ്പെടുന്നിതു: ഭയപ്പെ
൧൭ ടായ്ക, ചീയോനേ നിൻകൈകൾ തളരായ്ക! നിൻദൈവമായ യഹോ

വ രക്ഷിക്കുന്ന വീരനായി നിൻറകത്ത് ഉണ്ടു, അവൻ നിൻേറ മേൽ
സന്തോഷത്തോടേ ആനന്ദിക്കും, തൻപ്രേമത്തിൽ മിണ്ടാതേ ഇരിക്കും,
൧൮ നിങ്കൽ ആൎപ്പോളം മകിഴും.— ഉത്സവസംഘത്തോട് അകന്നു മറുകുന്ന
വരെ ഞാൻ ചേൎക്കുന്നു, നിന്ദ അവരുടേ മേൽ പാരിച്ചു, അവർ നി
൧൯ ന്നിൽ ഉണ്ടായവരല്ലോ. അക്കാലം കാണ്ക നിന്നെ താഴ്ത്തുന്നവർ എല്ലാ
വരോടും ഞാൻ വ്യാപരിക്കയും നൊണ്ടിനടക്കുന്നതിനെ രക്ഷിക്കയും
ആട്ടിയതിനെ ചേൎക്കയും (മീ. ൪, ൬) അവൎക്ക് അപമാനം വന്ന സകല
൨൦ ദേശത്തും അവരെ പുകഴും പേരും ആക്കിവെക്കയും ചെയ്യും. അക്കാലം
നിങ്ങളെ പുൂകിക്കും അക്കാലം നിങ്ങളെ ചേൎക്കയുമാം, നിങ്ങളുടേ കണ്ണു
കാണ്കേ ഞാൻ നിങ്ങളുടേ അടിമയെ മാററുകയിൽ ഭൂമിയിലേ എല്ലാ വം
ശങ്ങളിലും നിങ്ങളെ പേരും പുകഴും ആക്കും സത്യം എന്നു യഹോവ
പറയുന്നു.

HAGGAI.

ഹഗ്ഗായി.

൧. അദ്ധ്യായം.

ദിവ്യാനുഗ്രഹം സാധിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവാലയത്തെ പണിവാൻ ഉത്സാ
ഹിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാം പ്രബോധനം (൧൨) സഫലമായി.

൧ ദാരയവുഷ് രാജാവിൻേറ രണ്ടാം ആണ്ടു ആറാം മാസത്തിൽ ഒന്നാം
തിയ്യതി ഹഗ്ഗായി എന്ന പ്രവാചകൻമുഖേന ശയല്ത്തിയേലിൻപുത്രൻ
(പൌത്രൻ) ആയ ജരുബാബെൽ എന്ന യഹൂദനാട്ടുവാഴിക്കും യഹോചദാ
ക്കിൻപുത്രനായ യഹോശുവ എന്ന മഹാപുരോഹിതന്നും യഹോവാവച
നം ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിതു.

൨ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: യഹോവാലയത്തെ
പണിവാൻ വരേണ്ടുന്ന സമയം ആയില്ല എന്ന് ഈ ജനം പറയുന്നു
൩ വല്ലോ. എന്നാറേ ഹഗ്ഗായിപ്രവാചകൻമുഖേന യഹോവാവചനം ഉ
൪ ണ്ടായി പറഞ്ഞിതു: ഈ ഭവനം അഴിഞ്ഞു കിടക്കേ നിങ്ങൾ തന്നേ
മച്ചു പട്ടുത്ത ഭവനങ്ങളിൽ വസിപ്പാൻ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ?
൫ ഇപ്പോഴൊ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: നിങ്ങടേ വ
൬ ഴികൾക്കു മനസ്സു വെപ്പിൻ! നിങ്ങൾ വളരേ വിതെച്ചിട്ടും വരവ് അ
ല്പമായി, ഉണ്ടാലും തൃപ്തിക്കു പോരാ, കുടിച്ചാലും ലഹരിക്ക് എത്താതു, ഉടു
ത്താലും തനിക്കു ചൂടു പിടിക്കാ, കൂലിയെ സമ്പാദിക്കുന്നവൻ ഓട്ടയുള്ള
൭ മടിശ്ശീലയിലേ സമ്പാദിക്കുന്നുള്ളു.— നിങ്ങളുടേ വഴികൾക്കു മനസ്സു
൮ വെപ്പിൻ! എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നു. മലമേൽ കയ
റി മരം കൊണ്ടുവന്നു ആലയത്തെ കെട്ടുവിൻ! ആയതിൽ ഞാൻ പ്ര
സാദിച്ചു എന്നെ തന്നേ തേജസ്കരിക്കും എന്നു യഹോവ പറയുന്നു.
൯ നിങ്ങൾ അധികത്തിന്നായി നോക്കി, ഇതാ അസാരമായിപ്പോയി; അ
കത്തേക്കു നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടും ഞാൻ അതിനെ ഊതിക്കളഞ്ഞു;
അത് എന്തുകൊണ്ടു? എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയുടേ അരുളപ്പാ
ടു. നിങ്ങൾ താന്താന്റേ ഭവനത്തിന്നായി ഓടുമ്പോൾ എൻഭവനം അ
൧൦ ഴിഞ്ഞുകിടക്ക നിമിത്തമത്രേ. അതുകൊണ്ടു വാനം നിങ്ങളുടേ മേൽ
൧൧ മഞ്ഞിനെ മുടക്കി, ഭൂമിയും തന്റേ വിളവിനെ മുടക്കി; ഞാനും ഭൂമി
മേലും മലകളിൻമേലും ധാന്യരസതൈലങ്ങൾമേലും നിലം പുറപ്പെടുവി
ക്കുന്നതിന്മേലും മനുഷ്യന്റേ മേലും നാല്ക്കാലിയുടേ മേലും കൈകളുടേ
സൎവ്വപ്രയത്നത്തിന്മേലും വറൾച്ചയെ വിളിച്ചു (വരുത്തി) ഇരിക്കുന്നു.
൧൨ എന്നാറേ ശയല്ത്തിയേലിൻപൌത്രനായ ജരുബാബെലും യഹോചാദാ
ക്കിൻപുത്രനായ യോശു എന്ന മഹാപുരോഹിതനും ജനത്തിൻശേഷി
പ്പും എല്ലാം തങ്ങളുടേ ദൈവമായ യഹോവയുടേ ശബ്ദത്തെ കേട്ടു സ്വ
ദൈവമായ യഹോവ നിയോഗിച്ചപ്രകാരം ഹഗ്ഗായിപ്രവാചകന്റേ
വാക്കുകളെ (കുറിക്കൊണ്ടു) ജനക്കൂട്ടം യഹോവാമുമ്പിൽ ഭയപ്പെടുകയും
൧൩ ചെയ്തു. അപ്പോൾ യഹോവാദൂതനായ ഹഗ്ഗായി യഹോവ ജനത്തിന്നു
അയച്ച ദൂതിൽ പറഞ്ഞിതു: ഞാൻ നിങ്ങളോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നു എന്നു
൧൪ യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ഉടനേ ശയല്ത്തിയേലിൻപൌത്രനായ ജരു
ബാബെൽ എന്ന യഹൂദനാടുവാഴിയുടേ ആത്മാവെയും യഹോചാദാ
ക്കിൻപുത്രനായ യോശു എന്ന മഹാപുരോഹിതന്റേ ആത്മാവെയും ജ

നത്തിലേ സകലശേഷിപ്പിന്റെ ആത്മാവെയും യഹോവ ഉണൎത്തുക
യാൽ അവർ വന്നു സ്വദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയുടേ
൧൫ ആലയത്തിൽ പണി ചെയ്തു. ദാരയവുഷ് രാജാവിന്റെ രണ്ടാം ആണ്ടു
ആറാം മാസം ഇരുപത്തുനാലാം തിയ്യതിയിൽ തന്നേ.

൨. അദ്ധ്യായം.

പുതിയ ആലയത്തിന്ന് ഇന്ന തേജസ്സ് ഉണ്ടാകും എന്നും (൧൦) ജനം അനുതപിച്ചതുമുതൽക്കൊണ്ടു ദിവ്യാനുഗ്രഹം മടങ്ങിവരുന്നു എന്നും (൨൦) ദാവിദ്യ രാജത്വം ജരുബാബെലിൽ നിത്യം അമരും എന്നും വാഗ്ദത്തങ്ങൾ മൂന്നും.

൧ ഏഴാം തിങ്ങൾ ഇരുപത്തൊന്നാം തിയ്യതി യഹോവാവചനം ഹഗ്ഗായി
൨ പ്രവാചകൻമുഖേന ഉണ്ടായിതു: ശയല്ത്തിയേലിൻപൌത്രനായ ജരു
ബാബെൽ എന്ന യഹൂദനാടുവാഴിയോടും യഹോചദാക്കിൻപുത്രനായ
യോശുവ് എന്ന മഹാപുരോഹിതനോടും ജനശേഷിപ്പിനോടും നീ പറ
൩ യേണ്ടുന്നിതു: ഈ ആലയത്തെ അതിന്റെ പൂൎവ്വതേജസ്സിൽ കണ്ടിട്ടു
നിങ്ങളിൽ ശേഷിച്ചവർ ആർ? ഇപ്പോഴോ നിങ്ങൾ അതു കാണുന്നത്
എങ്ങനേ? അതു നിങ്ങളുടേ കണ്ണുകൾക്ക് ഒന്നും ഇല്ല എന്നു തോന്നുന്നി
൪ ല്ലയോ? ഇന്നോ ജരുബാബെലേ തേറിക്കൊൾക! എന്നു യഹോവയുടേ
അരുളപ്പാടു; യഹോചദാക്കിൻപുത്രനായ യോശുവ് എന്ന മഹാപുരോ
ഹിത നീയും തേറുക! ദേശത്തിലേ ജനവും എല്ലാം തേറുക! എന്നു യ
ഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു; പണി ചെയ്വിൻ! ഞാൻ നിങ്ങളോടു കൂടേയ
൫ ല്ലോ എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. നിങ്ങൾ
മിസ്രയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോടു സഖ്യം ചെയ്തു വച
നവും (൨ മോ. ൧൯, ൫) എന്റെ ആത്മാവും നിങ്ങളുടേ നടുവിൽ നി
൬ ല്ക്കുന്നുണ്ടു; പേടിയാഴ്വിൻ!— കാരണം സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പ
റയുന്നിതു: ചെറുകാലം ചെന്നാൽ ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കൽ വാനത്തെയും
൭ ഭൂമിയെയും കടലിനെയും ഉണക്കനിലത്തെയും കുലുക്കുന്നു. എല്ലാ ജാ
തികളെയും കുലുക്കുന്നുണ്ടു, എന്നാൽ സൎവ്വജാതികൾക്കും കാമ്യമായുള്ളതു
വരും (യശ. ൬൦, ൫); ഈ ആലയത്തെ ഞാൻ തേജസ്സുകൊണ്ടു നിറെ
൮ ക്കും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നു. എനിക്കു വെള്ളിയും
എനിക്കു പൊന്നും ഉള്ളതു എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയുടേ അരു
൯ ളപ്പാടു. ഈ ആലയത്തിന്റെ ഒടുക്കത്തേ തേജസ്സു മുന്നേതിൽ വലുതാ

യിരിക്കും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നു. ഈ സ്ഥലത്തിൽ
ഞാൻ സമാധാനം കൊടുക്കയും ചെയ്യും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോ
വയുടേ അരുളപ്പാടു.
൧൦ ദാരയവുഷിന്റേ രണ്ടാം ആണ്ടു ഒമ്പതാം മാസം ഇരുപത്തുനാലാം
തിയ്യതി ഹഗ്ഗായിപ്രവാചകൻമുഖേന യഹോവാവചനം ഉണ്ടായിതു:
൧൧ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: അല്ലയോ നീ ചെന്നു
൧൨ പുരോഹിതന്മാരോട് ഒരു ഉപദേശം ചോദിക്ക! ഒരു ആൾ വിശുദ്ധ
മാംസം എടുത്തു തന്റേ വസ്ത്രത്തിൻ കോന്തലയിൽ ഇട്ടാൽ ആ കോന്ത
ലകൊണ്ടു അപ്പത്തിന്നും വെച്ചതിന്നും വീഞ്ഞിന്നും നെയ്യും വല്ല ഭക്ഷ്യ
ത്തിന്നും തട്ടി എങ്കിൽ (തൊട്ടതു) വിശുദ്ധമാകുമോ? എന്നതിന്നു പുരോ
൧൩ ഹിതന്മാർ ഇല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. പിന്നേ ശവം തീണ്ടിയവൻ
ആ വക എല്ലാം തൊട്ടാൽ അശുദ്ധമാകുമോ എന്നു ഹഗ്ഗായി പറഞ്ഞാറേ
൧൪ പുരോഹിതന്മാർ അശുദ്ധമാം എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അതിന്നു ഹഗ്ഗാ
യി ഉത്തരം പറഞ്ഞിതു: അതേപ്രകാരം ഈ ജനവും ഈ ജാതിയും എ
ന്റേ മുമ്പിൽ ആകുന്നു എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. അതേപ്രകാ
രം അവരുടേ കൈവേലയും എല്ലാം അവർ ഇവിടേ അട്ടപ്പിച്ചു കഴിക്കു
൧൫ ന്നതും ആകുന്നു, അശുദ്ധമത്രേ.—ഇപ്പോഴോ ഇന്നേ നാൾ മുതൽ കീഴോ
ട്ട് (ഉണ്ടായതിന്നു) മനസ്സു വെപ്പിൻ! യഹോവാമന്ദിരത്തിൽ കല്ലിന്മേൽ
൧൬ കല്ലു വെക്കും മുമ്പേ, ഈ പണികൾക്കു മുന്നമേ ഒരുത്തൻ ഇരുപതു
(നാഴി) ഉള്ള കററക്കെട്ടിലേക്കു ചെന്നാൽ പത്തേ കാണ്മാൻ ഉള്ളു, ചക്കി
ലേക്കു ചെന്നു ഉരലിൽനിന്ന് അമ്പതു കോരുവാൻ നിനെക്കുമ്പോൾ ഇ
൧൭ രുപതേ ഉള്ളു. കരുവാളിപ്പും മഞ്ഞളിപ്പും കന്മഴയുംകൊണ്ടു ഞാൻ നി
ങ്ങളെ, നിങ്ങടേ കൈപ്പണി ഒക്കയും തന്നേ, അടിച്ചു (ആമോ. ൪, ൯),
നിങ്ങൾ ആരും എങ്കലേക്കായില്ല താനും എന്നു യഹോവയുടേ അരുള
൧൮ പ്പാടു.— ഇന്നേ നാൾ മുതൽ മേലാൽ (ഉണ്ടാകുന്നതിന്നു) മനസ്സു വെ
പ്പിൻ! ഈ ഒമ്പതാം തിങ്ങളിൽ ഇരുപത്തുനാലാം തിയ്യതിമുതൽ, യഹോ
വാമന്ദിരത്തിന്ന് അടിസ്ഥാനം ഇട്ട നാൾ തുടങ്ങി (ഉണ്ടാവാനുള്ളതിന്നു)
൧൯ മനസ്സു വെപ്പിൻ! നെല്ല് ഇന്നും കളപ്പുരയിൽ (ശേഷിച്ച്) ഉണ്ടോ?
മുന്തിരി കൂടേ അത്തിയും താളിമാതളവും ഒലിവമരവും കാച്ചിട്ടില്ലല്ലോ?
ഇന്നാൾ തൊട്ടു ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കാം.
൨൦ ആ മാസത്തിൽ ഇരുപത്തുനാലാം തിയ്യതി യഹോവാവചനം രണ്ടാ
൨൧ മതും ഹഗ്ഗായിക്കു ഉണ്ടായി വന്നിതു: യഹൂദനാടുവാഴിയായ ജരുബാബേ

൨൨ ലോടു നീ പറക: ഞാൻ വാനത്തെയും ഭൂമിയെയും കുലുക്കുന്നു; രാജ്യ
ങ്ങളുടേ സിംഹാസനംതോറും മറിച്ചും ജാതികളിലേ രാജ്യങ്ങളുടേ ബല
ത്തെ നിഗ്രഹിച്ചും തേരും തേരാളികളെയും മറിച്ചും കളയും; കുതിരക
ളും പുറത്തു കയറിയവരും അന്യോന്യം വാൾകൊണ്ടു ആഴ്കയും ചെയ്യും.
൨൩ അന്നാളിൽ എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു: ശയ
ല്തിയേലിൻ പൌത്രനായ ജരുബാബേൽ എന്ന എന്റെ ദാസനായുള്ളോ
വേ ഞാൻ നിന്നെ കൈക്കൊള്ളും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു,
നിന്നെ മുദ്രമോതിരംപോലേ ആക്കി വെക്കും; നിന്നെയല്ലോ തെരിഞ്ഞെ
ടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.

ZECHARIAH.

ജകൎയ്യാ.

I. ദൎശനങ്ങൾ ഏഴും. (അ. ൧—൬.)

൧. അദ്ധ്യായം.

അനുതാപത്തിന്നു വിളിച്ചശേഷം (൭) രാജ്യകുലുക്കം സംഭവിക്കും എന്നും യരുശലേം യഥാസ്ഥാനമാകും എന്നും കാട്ടുന്ന ഒന്നാം ദൎശനം.

൧ ദാരയവുഷിന്റെ രണ്ടാം ആണ്ടു എട്ടാം മാസത്തിൽ ഇദ്ദോപുത്രനായ
ബരക്യയുടേ പുത്രനാകുന്ന ജകൎയ്യാപ്രവാചകന്നു യഹോവാവചനം ഉ
൨ ണ്ടായിതു: നിങ്ങളുടേ പിതാക്കളോടു യഹോവ ചിനമോടേ ക്രുദ്ധിച്ചു.
൩ നീ അവരോടു പറയേണ്ടുന്നിതു: സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ഇവ്വണ്ണം
പറയുന്നു: എങ്കലേക്കു തിരിവിൻ! എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയു
ടേ അരുളപ്പാടു. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്കും തിരിയും എന്നു
൪ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നു. അല്ലയോ നിങ്ങളുടേ ദുൎവ്വഴിക

ളിൽനിന്നും ദുഷ്ക്രിയകളിൽനിന്നും തിരിഞ്ഞുകൊൾവിൻ എന്നു സൈന്യ
ങ്ങളുടയ യഹോവ ചൊല്ലുന്നു, എന്നിങ്ങനേ മുമ്പേത്ത പ്രവാചകന്മാർ
൫ പറഞ്ഞു വിളിച്ചുള്ള നിങ്ങടേ പിതാക്കന്മാൎക്കു തുല്യരാകരുതേ! നിങ്ങ
ടേ അഛ്ശന്മാർ എവിടേ? പ്രവാചകന്മാരും എന്നേക്കും ജീവിക്കുമോ?
൬ എങ്കിലോ എന്റേ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകരോടു ഞാൻ കല്പിച്ചുള്ള എ
ന്റേ വചനങ്ങളും വെപ്പുകളും നിങ്ങളുടേ അഛ്ശന്മാരെ എത്തിപ്പിടിച്ചി
ല്ലയോ? അവരും (മനം)തിരിഞ്ഞു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ നമ്മുടേ
വഴികൾക്കും ക്രിയകൾക്കും തക്കവണ്ണം നമുക്കു ചെയ്വാൻ ഭാവിച്ച പോലേ
തന്നേ നമ്മോട് അനുഷ്ഠിച്ചു സത്യം (വിലാപ. ൨, ൧൭) എന്നു പറഞ്ഞു
വല്ലോ?
൭ ദാരയവുഷിന്റേ രണ്ടാം ആണ്ടു ശബാട്ട് എന്ന പതിനൊന്നാം മാസ
ത്തിൽ ഇരുപത്തുനാലാം തിയ്യതി ഇദ്ദോപുത്രനായ ബരക്യയുടേ പുത്ര
൮ നാകുന്ന ജകൎയ്യാപ്രവാചകന്നു യഹോവാവചനം ഉണ്ടായിതു: രാത്രി
യിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ഇതാ ചുവന്ന കുതിരമേൽ ഏറിയ പുരുഷൻ ചോ
ലയിലേ കൊഴുന്തു (പെരിഞ്ഞാറ) മരങ്ങളുടേ നടുവിൽ നില്ക്കുന്നു. അവ
ന്റേ പിന്നിൽ ചുവപ്പും പുള്ളിയും വെള്ളയും ഉള്ള കുതിരകൾ ഉണ്ടു.
൯ എൻകൎത്താവേ ഇവർ എന്തു? എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാറേ, എന്നോടു സം
സാരിക്കുന്ന ദൂതൻ: ഇവർ എന്തെന്നു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, എന്ന് എ
൧൦ ന്നോടു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കൊഴുന്തുകൾഇടയിൽ നില്ക്കുന്ന പുരുഷൻ:
ഇവർ ഭൂമിയിൽ ഊടാടുവാൻ യഹോവ അയച്ചവരത്രേ എന്ന് ഉത്തരം
൧൧ പറഞ്ഞു. കൊഴുന്തുകൾഇടയിൽ നില്ക്കുന്ന യഹോവാദൂതനോട് അവ
രും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി: ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഊടാടി വന്നു, ഇതാ സൎവ്വഭൂമി
൧൨ യും സ്വാസ്ഥവും സ്വൈരവും ആശ്വസിക്കുന്നു. ഉടനേ യഹോവാദൂതൻ
ഉത്തരം പറഞ്ഞിതു: സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവേ ഈ എഴുപതു വൎഷം
കൊണ്ടു നീ ഈറിപ്പോന്ന യരുശലേമിനെയും യഹൂദപട്ടണങ്ങളെയും
൧൩ കനിഞ്ഞുകൊള്ളാതിരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം? എന്നാറേ എന്നോടു സം
സാരിക്കുന്ന ദൂതനോടു യഹോവ നല്ല വാക്കുകൾ ആശ്വാസവാക്കുകൾ
൧൪ തന്നേ ഉത്തരമായി പറഞ്ഞു.— എന്നോടു സംസാരിക്കുന്ന ദൂതനും എ
ന്നോടു പറഞ്ഞു: നീ ഘോഷിക്കേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ: സൈന്യങ്ങളുടയ
യഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: യരുശലേമിന്നും ചീയോനും ആയ്ക്കൊ
൧൫ ണ്ടു ഞാൻ വലിയ എരിവിനാൽ എരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്വൈരപ്രമത്ത
രായ ജാതികളോടോ ഞാൻ കടുഞ്ചിനമായി ക്രുദ്ധിക്കുന്നു; ഞാനാകട്ടേ ക്ഷ

ണമാത്രം ക്രുദ്ധിച്ചപ്പോഴേക്കു അവർ ദോഷത്തിന്നായി സഹായിച്ചു.
൧൬ അതുകൊണ്ടു യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഞാൻ കനിവോടേ യരുശ
ലേമിലേക്കു തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അതിൽ എൻഭവനം കെട്ടപ്പെട്ടും എന്നു
സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു; അളവുനൂൽ യരുശലേമി
൧൭ ന്മേൽ ഇടുകയും ആം. ഇനിയും നീ ഘോഷിക്കേണ്ടതു: എൻ്റേ നഗ
രങ്ങളിൽ ഇനി നന്മ നിറഞ്ഞു വഴിയും, യഹോവ ഇനിയും ചീയോ
നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു യരുശലേമിനെ ഇനിയും തെരിഞ്ഞുകൊള്ളും എ
ന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നു.

൨. അദ്ധ്യായം.

നാലു കൊമ്പുകളെ ഇടിക്കുന്നതും (൫) യരുശലേം അളവറുവോളം വൎദ്ധി
ക്കുന്നതും കണ്ട ദൎശനങ്ങൾ രണ്ടും.

൧ **പി**ന്നേ എൻ്റേ കണ്ണുകളെ ഉയൎത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ നാലു കൊമ്പു
൨ കൾ കണ്ടു. എന്നോടു സംസാരിക്കുന്ന ദൂതനോട്: ഇവ എന്ത് എന്നു
ചോദിച്ചാറേ: യഹൂദയെയും ഇസ്രയേലെയും യരുശലേമെയും (കുത്തി)
൩ ചിതറിച്ച കൊമ്പുകൾ ഇവ തന്നേ എന്ന് എന്നോടു പറഞ്ഞു. ഉടനേ
൪ യഹോവ എനിക്കു നാലു കൊല്ലന്മാരെയും കാണിച്ചു. ഇവർ എന്തു ചെ
യ്വാൻ വരുന്നു? എന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചതിന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു: യഹൂദ
യെ ആരും തല ഉയൎത്താതോളം ചിതറിച്ചത് ആ കൊമ്പുകൾ അല്ലോ.
ഇവരോ വന്നതു അവറ്റെ മെരിട്ടുവാനും യഹൂദാദേശത്തെക്കൊള്ളേ
കൊമ്പുയൎത്തി ചിതറിപ്പാൻ ഭാവിക്കുന്ന ജാതികളുടേ കൊമ്പുകളെ തള്ളി
യിട്ടുവാനും തന്നേ.
൫ പിന്നേ ഞാൻ കണ്ണുകളെ ഉയൎത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഒരു പുരുഷ
൬ നെയും അവൻ്റേ കയ്യിൽ അളവുനൂലും കണ്ടു. നീ എവിടേ പോകു
ന്നു? എന്നു ചോദിച്ചാറേ: യരുശലേമെ അളപ്പാൻ തന്നേ, അതിന്ന് അ
കലം എത്ര, നീളവും എത്ര എന്നു കാണേണ്ടതിന്നത്രേ എന്ന് എന്നോടു
൭ പറഞ്ഞു. അനന്തരം എന്നോടു സംസാരിക്കുന്ന ദൂതൻ ഇതാ പുറപ്പെട്ടു,
൮ അവനെ എതിരേല്പാൻ വേറൊരു ദൂതനും പുറത്തു വന്നു, അവനോടു
പറഞ്ഞു: നീ ഓടിച്ചെന്നു ഈ ബാല്യക്കാരനോട് ഉരിയാടി പറക: യരുശ
ലേമിന്മദ്ധ്യേ മനുഷ്യരും നാല്ക്കാലികളും പെരുകകഹേതുവാൽ (പട്ടണം)
തുറന്ന ഊരുകൾകണക്കനേ കുടിയിരുന്നുകൊള്ളും (യെഹെ. ൩൮, ൧൧).

ൻ ഞാനോ അതിന്നു ചുഴവും അഗ്നിമതിൽ ആകും അതിൻനടുവിൽ
൧൦ തേജസ്സായും നില്ക്കും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.— അല്ലയോ
അച്ചോ വടക്കൻദേശത്തുനിന്നു മണ്ടിവരുവിൻ! എന്നു യഹോവയുടേ
അരുളപ്പാടു; ഞാനാകട്ടേ വാനത്തേനാലുകാററുകളെ പോലേ നിങ്ങ
൧൧ ളെ പരത്തുന്നുണ്ടു എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. അല്ലയോ ചി
യോനേ! ബാബെൽപുത്രിയരികത്തു വസിക്കുന്നവളേ വഴുതിപ്പോരുക!
൧൨ കാരണം സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: നിങ്ങളെ ക
വൎന്നുകൊണ്ട ജാതികളിലേക്ക് അവൻ എന്നെ (സ്വദൂതനെ) അയച്ചതു
തേജസ്സിന്നായിക്കൊണ്ടത്രേ; നിങ്ങളെ തൊടുന്നവൻ അവന്റേ കണ്മ
൧൩ ണി തൊടുന്നുവല്ലോ. എങ്ങനേഎന്നാൽ ഇതാ ഞാൻ അവരുടേ മേൽ
കൈ വീശുന്നു, അവരും അവരെ സേവിച്ചവൎക്കു കൊള്ള ആകും; സൈ
ന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്നെ അയച്ചപ്രകാരം നിങ്ങൾ അറികയും ചെ
൧൪ യ്യും.— ചിയോൻപുത്രിയേ ആൎത്തു സന്തോഷിക്ക! കാരണം ഇതാ ഞാൻ
വന്നു നിൻനടുവിൽ കുടിയിരിക്കും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൧൫ അന്നാൾ അനേകജാതികൾ യഹോവയെപ്പററിക്കൊണ്ട് എനിക്കു ജന
മായ്വരും, ഞാനോ നിൻനടുവിൽ കുടിയിരിക്കും, സൈന്യങ്ങളുടയ യ
ഹോവ എന്നെ നിങ്കലേക്ക് അയച്ചപ്രകാരം നീ അറികയും ചെയ്യും.
൧൬ യഹോവ വിശുദ്ധനിലത്തിൽ തന്റേ അവകാശാംശമായിട്ടു യഹൂദയെ
൧൭ അടക്കി ഇനിയും യരുശലേമിനെ തെരിഞ്ഞുകൊള്ളും. തന്റേ വിശു
ദ്ധപാൎപ്പിടത്തിങ്കന്ന് അവൻ ഉണൎന്നുകൊൾകയാൽ ഹേ സൎവ്വജഡമേ
അവൻതിരുമുമ്പിൽ മിണ്ടായ്ക! (ഹബ. ൨, ൨൦).

൩. അദ്ധ്യായം.

ഇസ്രയേലിൻപ്രതിനിധി ആകുന്ന മഹാപുരോഹിതന്നു പാപമോചനം വരു
ന്ന നാലാംദൎശനത്തിൽ (൬) മാവിദൃത്തളിരിനാൽ പൂൎണ്ണമോചനം എത്തുന്നപ്രകാ
രം കാട്ടിയതു.

൧ പിന്നേ (യഹോവ) എന്നെ കാണിച്ചിതു: യഹോവാദൂതന്റേ മുമ്പാകേ
യോശുവ് എന്ന മഹാപുരോഹിതൻ നില്ക്കേ, അവനോടു ശഠിക്കേണ്ടതി
൨ ന്നു വലഭാഗത്തു സാത്താൻ നില്ക്കുന്നു. യഹോവ സാത്താനോടു പറ
ഞ്ഞു: സാത്താനേ യഹോവ നിന്നെ ഭൎത്സിക്ക! യരുശലേമിനെ തെരി
ഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള യഹോവ തന്നേ നിന്നെ ഭൎത്സിക്ക! ഇവൻ തീയിൽനിന്നു

൩ വലിച്ചെടുത്ത കൊള്ളി അല്ലയോ? യോശുവോ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ
൪ ഉടുത്തുംകൊണ്ടു ദൂതന്റെ മുമ്പിൽ നില്ക്കുമ്പോൾ, ഇവൻ തന്റെ മുമ്പിൽ
(ശുശ്രൂഷിച്ചു) നില്ക്കുന്നവരോടു: മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളെ അവന്മേൽനിന്നു
നീക്കുവിൻ! എന്നു ചൊല്ലിയതല്ലാതേ: കാങ്ക നിന്മേൽനിന്നു നിന്റെ
അകൃത്യത്തെ ഞാൻ പോക്കി ഉടയാടകളെ ധരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അവ
൫ നോടു പറഞ്ഞു. ഞാനോ പറഞ്ഞു: അവന്റെ തലെക്കു ശുദ്ധ രാജമുടി
യെ ചൂടിക്കേ ആവു! എന്നാറേ അവർ ശുദ്ധമുടിയെ അവന്റെ തലെ
ക്കു ചൂടിച്ചു, യഹോവാദൂതൻ നിന്നിരിക്കേ വസ്ത്രങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കയും
൬ ചെയ്തു.— അനന്തരം യഹോവാദൂതൻ യോശുവോടു സാക്ഷീകരിച്ചു പ
൭ റഞ്ഞിതു: സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: എന്റെ വ
ഴികളിൽ നീ നടന്നു എന്റെ വിചാരണ കാത്തുകൊണ്ടാൽ (൩ മോ. ൮,
൩൫) നീ എൻ ആലയത്തിന്നു ന്യായം വിധിക്കയും എൻമുറ്റങ്ങളെ കാ
ക്കയും ചെയ്യും, ഈ നില്ക്കുന്നവരുടേ ഇടയിൽ (ആഗമിപ്പാൻ) നിണക്കു
൮ പാതകൾ തരുന്നതും ഉണ്ടു.— ഹേ യോശുവെന്ന മഹാപുരോഹിത കേ
ട്ടാലും! നീയും നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടാളികളും (പുരോഹിതർ)
കേവലം മുങ്കുറിക്കാർ ആകുന്നു. എന്തിന്നെന്നാൽ ഇതാ തളിർ എന്ന എ
൯ ന്റെ ദാസനെ (യിറ. ൨൩, ൫) ഞാൻ വരുത്തുന്നു. യോശുവിൻമുമ്പിൽ
ഞാൻ വെച്ച കല്ല് ഇതാ, കല്ല് ഒന്നിലേക്ക് ഏഴ കണ്ണുകൾ (൪, ൧൦) ഉ
ണ്ടു, അതിലേ പണിയെ ഞാൻ ഇതാ കൊത്തുന്നു എന്നും ഈ ദേശത്തി
ലേ അകൃത്യത്തെ ഒരു നാളിൽ മാറ്റിക്കളയും എന്നും സൈന്യങ്ങളുടയ
൧൦ യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. അന്നാളിൽ നിങ്ങൾ മുന്തിരിവള്ളിക്കീഴി
ലേക്കും അത്തിക്കീഴിലേക്കും (മീക. ൪, ൪) എന്നു തമ്മിൽ ക്ഷണിക്കും എ
ന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.

൪. അദ്ധ്യായം.

തിരുവിളക്കുതണ്ടും (ജരുബാബലും യോശുവും ആകുന്ന) ഒലീവമരങ്ങളും സഭെക്ക് ആത്മവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന്നു മുങ്കുറിയായ അഞ്ചാം ദൎശനം.

൧ എന്നോടു സംസാരിക്കുന്ന ദൂതൻ മടങ്ങിവന്ന് ഉറക്കത്തിൽനിന്ന് ഉണ
൨ ൎത്തുന്ന ആളെ പോലേ എന്നെ ഉണൎത്തിയ ശേഷം, നീ എന്തു കാണു
ന്നു? എന്ന് എന്നോടു ചോദിച്ചാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞു: കാണുന്നത് ഇതാ മുഴ
വൻ പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള വിളക്കുതണ്ടും അതിൻമുകളിൽ കിണ്ണവും അതി

ങൾ ഏഴു വിളക്കുകളും തലെക്കുള്ള വിളക്കുകൾക്കായി ഏഴേഴു കുഴലുകളും
൩ തന്നേ. അതിന്നരികിൽ രണ്ട് ഒലിവമരങ്ങളും നെയ്ക്കുട്ടയുടേ വലത്തും
൪ ഒന്നു ഇടത്തും ഒന്നു.— എന്നാറേ എന്നോടു സംസാരിക്കുന്ന ദൂതനോടു:
൫ കൎത്താവേ ഇവ എന്ത്? എന്നു ചൊല്ലിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ, എന്നോടു
സംസാരിക്കുന്ന ദൂതൻ: ഇവ എന്തെന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ എന്നു ചോദി
൬ ച്ചതിന്നു: ഇല്ല കൎത്താവേ എന്നു പറഞ്ഞു. അവനും എന്നോട് ഉത്തരം
പറഞ്ഞിതു: ജരുബാബെലോടുള്ള യഹോവാവചനം എന്തെന്നാൽ: പ്രാ
പ്തിയാലുമല്ല ഊക്കിനാലും അല്ല എന്റേ ആത്മാവിനാലത്രേ എന്നു സൈ
൭ ന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നു. അല്ലയോ ജരുബാബെലിന്നു മുമ്പിലു
ള്ള വന്മലയേ നീ ആർ? സമഭൂമിയായി (പോക)! അവൻ തലക്കല്ലി
നെ ഇതിന്നു കൃപ കൃപ എന്നുള്ള ആൎപ്പുകുറവുകളോടും പുറത്തു വരുത്തു
൮ കയും ചെയ്യും.— പിന്നേ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായിതു:
൯ ജരുബാബെലിൻ കൈകൾ ഈ ആലയത്തിന്ന് അടിസ്ഥാനം ഇട്ടു, അ
വന്റേ കൈകൾ അതിന്നു സമാപ്തി വരുത്തും, എന്നാൽ സൈന്യങ്ങളു
൧൦ ടയ യഹോവ എന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു എന്നു നീ അറിയും. എ
ങ്ങനേ എന്നാൽ ചെറുകാൎയ്യങ്ങളുടേ നാളിനെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നത് ആർ?
എന്നിട്ട് ആ ഏഴവർ ജരുബാബെലിൻകൈയിലേ തൂക്കുകട്ടിയെ സ
ന്തോഷിച്ചു കാണുന്നു, സൎവ്വഭൂമിയിലും ഊടാടുന്ന യഹോവയുടേ കണ്ണു
൧൧ കൾ തന്നേ.— ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു: വിളക്കുതണ്ടിന്നു ഇടവലത്തും
൧൨ ഉള്ള രണ്ട് ഒലിവമരങ്ങൾ എന്ത്? എന്നും, രണ്ടു പൊൻകുഴലുകളോടു
പാറി (നെയ്ക്കുട്ടയിൽ) തങ്ങളുടേ പൊന്നെയി പകരുന്ന ഒലിവശാഖ
൧൩ കൾ രണ്ടും എന്ത്? എന്നും രണ്ടാമതും അവനോടു ചോദിച്ചു. ഇവ എ
ന്തെന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ? എന്ന് എന്നോടു ചൊല്ലിയാറേ: ഇല്ല കൎത്താ
൧൪ വേ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. അവനും സൎവ്വഭൂമിയുടേ കൎത്താവിന്മുമ്പിൽ
നില്ക്കുന്ന രണ്ടു നെയ്പുത്രന്മാർ ഇവർ തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു.

൫. അദ്ധ്യായം.

പാറുന്ന ശാപച്ചുരുളും (൬) ഏഫയിലേ ദുഷ്ടത ആകുന്ന സ്ത്രീയും സഭയിൽ നിന്നു പാപികളെ നീക്കുന്നതിനെ കാട്ടുന്ന ആറാം ദൎശനം.

൧ ഞാൻ തിരികേ കണ്ണുയൎത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചുരുൾ പാറി കണ്ടു.
൨ അവനും എന്നോടു: നീ എന്തു കാണുന്നു? എന്നു പറഞ്ഞാറേ, ഇരുപതു

മുളം നീളത്തിലും പത്തു മുളം അകലത്തിലും (൧ രാ. ൬, ൩) ഒരു ചുരുൾ
൩ പാറി കാണുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അവനും എന്നോടു പറഞ്ഞു: സമസ്ത
ദേശത്തിന്മേൽ പരന്നു പോകുന്ന ശാപം ഇതു തന്നേ. എങ്ങനേ എന്നാൽ
കക്കുന്നവൻ എല്ലാം ചുരുളിന്റെ ഈ ഭാഗത്തിന്ന് ഒത്തവണ്ണം വടിച്ചു
കളയപ്പെടുന്നു, (കള്ള)സ്സത്യക്കാരൻ എല്ലാം അതിന്റെ ആ ഭാഗത്തിന്ന്
൪ ഒത്തവണ്ണം വടിച്ചുകളയപ്പെടുന്നു. ശാപത്തെ ഞാൻ പുറപ്പെടുവിച്ചു
എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു, അതു കള്ളന്റെ
വീട്ടിലും എൻനാമത്താണ കള്ളസ്സത്യം ചെയ്യുന്നവന്റെ വീട്ടിലും കടന്നു
ഭവനമദ്ധ്യത്തിൽ രാപ്പാൎത്തു അതിനെ മരപ്പണിയും കല്ലുകളുമായി മുടിച്ചു
കളകയും ചെയ്യും.
൫ പിന്നേ എന്നോടു സംസാരിക്കുന്ന ദൂതൻ പുറത്തു വന്നു: അല്ലയോ
നിൻകണ്ണുകളെ ഉയൎത്തി ഈ ഉദിക്കുന്നത് എന്തെന്നു കാൺ എന്ന് എ
൬ ന്നോടു പറഞ്ഞു. ഇതെന്ത്? എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാറേ, ഈ ഉദിക്കുന്ന
ത് ഏഫ (പറ) അത്രേ എന്നും സമസ്തദേശത്തും ആ പാപികളുടേ രൂ
൭ പം ഇങ്ങനേ എന്നും പറഞ്ഞു. ഉടനേ ഇതാ ഒരു ഈയമൂടി നീങ്ങീട്ട്
൮ ഏഫാമദ്ധ്യേ ഒരു സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു. അവനും ഇവൾ ദുഷ്ടത
തന്നേ എന്നു ചൊല്ലി അവളെ ഏഫനടുവിൽ തള്ളീട്ടു അതിൻമുഖത്ത്
൯ ഈയക്കട്ടിയെ ഇട്ടുകളകയും ചെയ്തു.— ഞാൻ കണ്ണ് ഉയൎത്തി നോക്കു
മ്പോൾ ഇതാ രണ്ടു സ്ത്രീകൾ ചിറകുകളിൽ കാററുണ്ടായിട്ടും കൊക്കുപക്ഷി
ങ്ങൾക്ക് ഒത്ത ചിറകുകളോടും ഉദിക്കുന്നതു കണ്ടു, അവരും ഏഫയെ
൧൦ എടുത്തു ഭൂമിക്കും വാനത്തിന്നും നടുവിൽ ആക്കി. എന്നോടു സംസാരി
൧൧ ക്കുന്ന ദൂതനോടു: ഇവർ ഏഫയെ എവിടേ കൊണ്ടുപോകുന്നു? എന്നു
ചോദിച്ചാറേ അവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു: ശിനാർദേശത്തിൽ ഇതിന്നു
ഭവനം കെട്ടുവാനത്രേ, അതിനെ തീൎത്ത ശേഷം അവൾ തൻസ്ഥാന
ത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടും.

൬. അദ്ധ്യായം.

ലോകത്തിൽ ന്യായവിധികൾ നടത്തുന്ന നാല് രഥങ്ങൾ ആകുന്ന ഏഴാം ദൎശനം (൯) യോശുവിൻതലമേൽ പൊൻവെള്ളികിരീടങ്ങൾ രാജപുരോഹിതനായ തളിരിന്നു മുങ്കുറി.

൧ ഞാൻ തിരികേ കണ്ണുകൾ ഉയൎത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ ചെമ്പുമലകൾ
ആകുന്ന രണ്ടു പൎവ്വതങ്ങളുടേ നടുവിൽനിന്നു നാലു തേരുകൾ പുറപ്പെട്ടു

൨ കണ്ടു. ഒന്നാം തേരിൽ ചുവന്ന കുതിരകളും രണ്ടാം തേരിൽ കറു
൩ ത്ത കുതിരകളും, മൂന്നാം തേരിൽ വെള്ളക്കുതിരകളും നാലാം തേരിൽ
൪ ഉരത്ത പുള്ളിക്കുതിരകളും ഉണ്ടു. എന്നോടു സംസാരിക്കുന്ന ദൂതനോടു:
൫ കൎത്താവേ ഇവ എന്തു? എന്നു പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ എ
ന്നോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞിതു: ഇവ വാനത്തിലേ നാലു കാററുകൾ തന്നേ,
സൎവ്വഭൂമിയുടേ കൎത്താവിൻമുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട ശേഷം അവ പുറപ്പെ
൬ ടുന്നു. കറുത്ത കുതിരകൾ പൂട്ടിയതോ അവ വടക്കേ ദേശത്തേക്കു പോ
കുന്നു, വെളുത്തവ അവററിൻപിന്നാലേ ചെല്ലുന്നു, പുള്ളിയുള്ളവ തെ
൭ ക്കേ ദേശത്തേക്കു പുറപ്പെടുന്നു. ഉരം ഏറിയവ പുറപ്പെട്ടു ഭൂമിയിൽ
ഊടാടുവാൻ ഭാവിച്ചു, അവനും: നിങ്ങൾ പോയി ഭൂമിയിൽ ഊടാടുവിൻ
൮ എന്നു പറഞ്ഞു, അവ ഭൂമിയിൽ ഊടാടുകയും ചെയ്തു. പിന്നേ അവൻ
എന്നോടു കൂക്കിപ്പറഞ്ഞിതു: കാണ്ക വടക്കേ ദേശത്തേക്കു പുറപ്പെടുന്നവ
എന്റേ ആത്മാവിനെ വടക്കേദേശത്തിൽ അമരുമാറാക്കുന്നു എന്നത്രേ.
൯. ൧൦ അനന്തരം യഹോവാവചനം എനിക്കു ഉണ്ടായിതു: പ്രവാസിക്കൂട്ട
ത്തിലുള്ള ഹെല്ദായി തോബിയ്യാ യദയ്യാ എന്നവരോടു നീ ഒന്നു വാങ്ങേ
ണം. അന്നാൾ തന്നേ ചെന്നു അവർ ബാബെലിൽനിന്നു വന്നുപാൎക്കു
൧൧ ന്ന യോശീയാ എന്ന ചഫന്യപുത്രന്റേ വീട്ടിൽ പുക്കു. വെള്ളിയും
പൊന്നും വാങ്ങി കിരീടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി യോചദാക്കിൻപുത്രനായ യോ
൧൨ ശുവെന്ന മഹാപുരോഹിതന്റേ തലമേൽ ഇടുക.— പിന്നേ അവനോ
ടു പറക: സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ചെമഃ (ത
ളിർ ൩, ൮) എന്നുള്ള പുരുഷൻ ഇതാ, അവൻ തന്റേ ഇടത്തുനിന്നു ത
൧൩ ളിൎക്കും യഹോവാമന്ദിരത്തെ പണികയും ചെയ്യും. യഹോവാമന്ദിരത്തെ
അവൻ താൻ തീൎത്തു പ്രതാപം ധരിച്ചു സ്വസിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു
കൊണ്ടു വാഴും; തന്റേ സിംഹാസനത്തിന്മേൽ പുരോഹിതനും ആകും, ഇ
൧൪ രുവൎക്കും തമ്മിൽ സമാധാനമന്ത്രണവും ഉണ്ടാം. കിരീടമോ ഹെലം തോ
ബിയ്യാ യദയ്യാ എന്നവൎക്കും ചഫന്യപുത്രന്റേ ഹയെക്കും ഓൎമ്മയായിട്ടു
൧൫ യഹോവാമന്ദിരത്തിൽ ആകും. ദൂരസ്ഥന്മാരും വന്നു യഹോവാമന്ദിര
ത്തെ പണിയുന്നതിൽ ചേരും. സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്നെ നി
ങ്ങളിലേക്കു അയച്ചു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും. നിങ്ങളുടേ ദൈവമായ
യഹോവയുടേ ശബ്ദത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടാലേ ഉണ്ടാകും.

II. നോമ്പിനെച്ചൊല്ലി ചോദിച്ചതിന്നു ദൈവത്തിൻ ഉത്തരം. (അ. ൭. ൮.)

൭. അദ്ധ്യായം. (൮.)

യരുശലേമിൻ ആപത്തിവസത്തെ ഖേദിച്ചുകൊണ്ടാടിയവൎക്കു (൪) നോമ്പല്ല അനുസരണം ആവശ്യം എന്നും (൮) കല്പന കേളാഞ്ഞുയാലത്രേ പ്രവാസശിക്ഷ വേണ്ടിവന്നത് എന്നും (൮, ൧) ഇനി സത്യവും സ്നേഹവും ആചരിച്ചാൽ ദിവ്യാനുഗ്രഹം നിശ്ചയം എന്നും (൧൮) നോമ്പുനാളുകൾ മഹോത്സവമായും യഹൂദ ശേഷംജാതികൾക്കു രക്ഷാകാരണമായും തീരും എന്നും ഗ്രഹിപ്പിച്ചതു.

൧ ദാൎയവുഷ് രാജാവിന്റെ നാലാം ആണ്ടു കിസ്ലേവ് എന്ന ഒമ്പതാം
മാസം നാലാം തിയ്യതി യഹോവാവചനം ജകൎയ്യാവിന്ന് ഉണ്ടായിതു.
൨ അന്നു ബേഥേലിൽനിന്നു ശരേചർ രെഗമ്മെലക് എന്നവരെ ആളുകളു
൩ മായി അയച്ചതു യഹോവയുടേ മുഖപ്രസാദം തേടുവാനും, ഇത്ര വൎഷം
ചെയ്തു വന്ന പ്രകാരം ഞാൻ അഞ്ചാം മാസത്തിൽ (യിറ. ൫൨, ൧൨) ഇ
നി വരഞ്ഞുനിന്നു കരയേണമോ എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവാലയ
ത്തിലേ പുരോഹിതന്മാരോടും പ്രവാചകന്മാരോടും ചോദിപ്പാനും ത
൪ ന്നേ.— അതിന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടാ
൫ യി പറഞ്ഞിതു: ദേശത്തിലേ സകലജനത്തോടും പുരോഹിതരോടും
പറക: നിങ്ങൾ ഈ എഴുപതു വൎഷംതോറും അഞ്ചാം ഏഴാം (യിറ.
൪൧, ൧) മാസങ്ങളിൽ നോറ്റു തൊഴിച്ചുവന്നതിനാൽ എന്നെ കുറിച്ചു
൬ തന്നേയോ നോമ്പെടുത്തതു? തിന്നുകിലും കുടിക്കിലും തിന്നും കുടിച്ചും
൭. കൊള്ളുന്നതു നിങ്ങൾ തന്നേ അല്ലയോ? യരുശലേമും ചുറ്റുന്ന പട്ട
ണങ്ങളും നിൎഭയമായി കുടിയേറിയും തെക്കേ നാടും താഴേ നാടും കുടിക
ളുള്ളതായും ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കു പൂൎവ്വപ്രവാചകരെക്കൊണ്ടു യഹോവ വി
൮ ളിച്ച വചനങ്ങൾ (അറിയുന്ന്) ഇല്ലയോ?— പിന്നേ ജകൎയ്യാവിന്നു യ
൯ ഹോവാവചനം ഉണ്ടായിതു: സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പ
റഞ്ഞു: സത്യന്യായം വിധിപ്പിൻ! അന്യോന്യം ദയയും കനിവും കാട്ടു
൧൦ വിൻ! വിധവ അനാഥൻ പരദേശി എളിയവൻ ഇവരെ ദുഃഖിപ്പി
ക്കയും ഏതു സഹോദരന്റെയും അനൎത്ഥത്തെ ഹൃദയത്തിൽ നിരൂപിക്ക
൧൧ യും അരുതേ. എന്നാറേ അവർ കുറിക്കൊൾവാൻ മറുത്തു ശാഠ്യമുള്ള ചു
൧൨ മൽ കാട്ടി, ചെവികളെ കേൾക്കാതവണ്ണം തടിപ്പിച്ചു, സൈന്യങ്ങളുട

യ യഹോവ പൂൎവ്വപ്രവാചകരാൽ തന്റേ ആത്മാവിനെക്കൊണ്ട് അയ
ച്ച ധൎമ്മോപദേശത്തെയും വചനങ്ങളെയും കേളാതേ ഇരിപ്പാൻ തങ്ങ
ുടേ ഹൃദയത്തെ വജ്രമാക്കി വെച്ചു, സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയിൽ
൧൩ നിന്നു വലിയ ചിനം ഉണ്ടാകയും ചെയ്തു. പിന്നേ സംഭവിച്ചിതു: അ
വൻ വിളിച്ചിട്ടും അവർ കേളാഞ്ഞതുപോലേ തന്നേ അവർ വിളിച്ചിട്ടും
ഞാനും കേളാതേപോകും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറഞ്ഞു,
൧൪ അവർ അറിയാത്ത ജാതികളുടേയും അവരെ പാററിക്കളകയും ചെയ്യും.
ദേശമോ കടക്കുന്നവനും തിരിക്കുന്നവനും ആരും ഇല്ലാതവണ്ണം അവരു
ടേ പിന്നിൽ പാഴായിക്കിടക്കുന്നു. ഇങ്ങനേ അവർ മനോഹരദേശ
ത്തെ (യിറ. ൩, ൧൯) പാഴാക്കി വെച്ചതു.

൮, ൧ അനന്തരം സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയുടേ വചനം ഉണ്ടായിതു:
൨ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ചിയോന്നായിക്കൊണ്ടു
ഞാൻ വലിയ എരിവിനാൽ എരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു (൧, ൧൪) അവൾക്കായി
൩ വലിയ ഊഷ്മാവോടും എരിയുന്നു. യഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:
ഞാൻ ചിയോനിലേക്കു മടങ്ങി യരുശലേംനടുവിൽ കുടിപാൎക്കും, യരു
ശലേമിന്നു സത്യത്തിൻനഗരം എന്നും സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവാ
൪ പൎവ്വതത്തിന്നു വിശുദ്ധമല എന്നും പേരുകൾ വരും.— സൈന്യങ്ങളു
ടയ യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: യരുശലേംതെരുക്കളിൽ ഇനിയും
വൃദ്ധന്മാരും വൃദ്ധമാരും ഇരുന്നും അതിവയസ്സു മുതലായിട്ടു അതാതു
൫ കയ്യിൽ വടി പിടിച്ചുംകൊണ്ടിരിക്കും; തെരുക്കളിൽ കളിക്കുന്ന ബാ
൬ ലന്മാരും ബാലമാരും പട്ടണവീഥികളിൽ നിറഞ്ഞും കാണും. സൈന്യ
ങ്ങളുടയ യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ആയത് ഈ ജനത്തിന്റേ ശേ
ഷിപ്പിന്ന് ആ ദിവസങ്ങളിലും അതിശയമായി തോന്നിയാൽ എനിക്കും
അതിശയമായിവരുമോ? എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയുടേ അരു
൭ ളപ്പാടു. സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഇതാ ഞാൻ
സൂൎയ്യോദയദിക്കിൽനിന്നും അസ്തമാനദിക്കിൽനിന്നും എൻജനത്തെ രക്ഷി
൮ ക്കുന്നു, ഞാൻ അവരെ വരുത്തും, അവർ യരുശലേമിൻനടുവിൽ പാ
ൎത്തു സത്യത്തിലും നീതിയിലും എനിക്കു ജനവും ഞാൻ അവൎക്കു ദൈവ
൯ വും ആകും.— സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: സൈ
ന്യങ്ങളുടയ യഹോവാലയം ആകുന്ന മന്ദിരത്തെ തീൎപ്പാൻ അടിസ്ഥാനം
ഇട്ട നാളിൽ ഉള്ളപ്രവാചകരുടേ വായിൽനിന്ന് ഈ വാദത്തങ്ങളെ
(ഹഗ്ഗ. ൨) ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്നോരേ, നിങ്ങളുടേ കൈകൾ

൧൦ ബലപ്പെട്ടു വരിക! കാരണം: ആ ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പേ മനുഷ്യനു
കൂലി എത്തിയില്ല നാല്ക്കാലിക്കും കൂലി ഇല്ലാഞ്ഞു, പോകുന്നവന്നും വരു
ന്നവന്നും മാററാൻ ഹേതുവായി സമാധാനം ഇല്ലാഞ്ഞു, ഞാൻ എല്ലാ മനു
൧൧ ഷ്യരെയും തങ്ങളിൽ എതിൎപ്പാൻ തെളിച്ചുപോന്നു. ആദ്യദിവസങ്ങളെ
പോലേ അല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ജനത്തിൻേറ ശേഷിപ്പിന്ന് ആകു
൧൨ ന്നത് എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. മുന്തിരി
ആകുന്ന സമാധാനവിത തൻേറ ഫലം നല്കും, ഭൂമിയും തൻേറ വിളവു
തരും, വാനം തൻേറ മഞ്ഞും ഏകും, ഞാനും ഈ ജനത്തിൻശേഷിപ്പി
൧൩ നെ ഇവ ഒക്കയും അടക്കുമാറാക്കും. അപ്പോൾ യഹൂദാഗൃഹവും ഇസ്ര
യേൽഗൃഹവും ആയുള്ളോരേ നിങ്ങൾ ജാതികളിൽ പ്രാക്കൽ ആയതു
പോലേ തന്നേ ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിപ്പതിനാൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹവും
൧൪ ആകും. ഭയപ്പെടായ്വിൻ! നിങ്ങളുടേ കൈകൾ ബലപ്പെടുക!— എങ്ങ
നേ എന്നാൽ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: നിങ്ങടേ
അച്ഛന്മാർ എന്നെ ക്രുദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തിന്മ വരുത്തു
൧൫ വാൻ ചിന്തിച്ചു അനുതപിയാതേ ഇരുന്നതു പോലേ തന്നേ, എന്നു
സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നു, ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തിരി
കേ ചിന്തിച്ചതു യരുശലേമിന്നും യഹൂദാഗൃഹത്തിന്നും നന്മ വരുത്തുവാൻ
൧൬ അത്രേ. ഭയപ്പെടായ്വിൻ! നിങ്ങളോ ചെയ്യേണ്ടുന്ന വചനങ്ങൾ ആ
വിതു: അന്യോന്യം സത്യം പറവിൻ! നിങ്ങളുടേ പടിവാതില്ക്കളിൽ
൧൭ സത്യപ്രകാരം സമാധാനത്തിന്നുള്ള ന്യായം വിധിപ്പിൻ! ഹൃദയങ്ങ
ളിൽ അന്യോന്യം ദോഷം ഭാവിക്കയും കള്ളസ്സത്യം സ്നേഹിക്കയും അരു
തേ! ഇവ ഒക്കയും ഞാൻ പകെക്കുന്നതല്ലോ എന്നു യഹോവയുടേ അരു
ളപ്പാടു.
൧൮ പിന്നേ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവാവചനം എനിക്ക് ഉണ്ടായിതു:
൧൯ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: നാലാം മാസത്തിലേ
നോമ്പും (യിറ. ൩൯, ൨) അഞ്ചാമതിൻനോമ്പും (൭, ൩) ഏഴാമതിൻ
നോമ്പും (൭, ൫) പത്താമതിൻനോമ്പും (യിറ. ൩൯, ൧) ഇസ്രയേൽഗൃഹ
ത്തിന്ന് ഇനി ആനന്ദസന്തോഷങ്ങളും നല്ല മഹോത്സവങ്ങളും ആയ്ച്ച
൨൦ മയും. സത്യത്തെയും സമാധാനത്തെയും സ്നേഹിപ്പിൻ താനും! സൈ
ന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ഇനിയും വംശങ്ങളും പല
൨൧ പട്ടണങ്ങളിലേ കുടിയാരും വരിക ഉണ്ടാകും. ഒന്നിൽ വസിക്കുന്നവർ
മററുള്ളവരെ ചെന്നു കണ്ടു: അല്ലയോ യഹോവാമുഖപ്രസാദം വരുത്തു

വാനും സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയെ അന്വേഷിപ്പാനും നാം പോക
൨൨ എന്നും ഞാനും കൂടേ പോരാം എന്നും പറയും. അനേകവംശങ്ങളും
ഉരത്ത ജാതികളും യരുശലേമിൽ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയെ അ
൨൩ ന്വേഷിപ്പാനും യഹോവാമുഖപ്രസാദം വരുത്തുവാനും വരും. സൈന്യ
ങ്ങളുടയ യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: ആ നാളുകളിൽ ജാതികളുടേ
സകലഭാഷകളിൽനിന്നും പത്താൾ വന്നു പിടിക്കും എങ്കിലോ: നിങ്ങ
ളോടു കൂടേ ദൈവം ഉണ്ടെന്നു കേൾക്കയാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഒന്നി
ച്ചു ചെല്ലുക! എന്നു ചൊല്ലി ഓരോ യഹൂദന്റെ വിളുമ്പിനെ പിടിച്ചു
കൊള്ളും.

III. ദൈവരാജ്യത്തിൻ ഭാവിയെ അറിയി ക്കുന്ന ആജ്ഞകൾ രണ്ടും.

൯. അദ്ധ്യായം. (—൧൭.)

അറാം മുതലായ അയൽനാടുകളിൽ ന്യായവിധി തട്ടുകേ (൮) ദൈവജന
ത്തിന്നു സമാധാനരാജാവിനാൽ വീണ്ടെടുപ്പും (൧൧) ദിഗ്ജയവും പുഷ്ടിയും
(൧൦, ൮) എഫ്രയിമിന്നു കൂടേ യഥാസ്ഥാനതാപവും ലഭിക്കും. (൧൧, ൧) കനാൻ
പാഴാകുന്നതല്ലാതേ (൪) പ്രവാചകൻ ആട്ടിങ്കൂട്ടത്തെ മേച്ച ശേഷം (൧൨) കൃത
ഘ്നത ഹേതുവായി (൧൫) മൂഢനായ ഇടയനിൽ ഏല്പിക്കേണം.

൧ യഹോവാവചനത്തിൻ ആജ്ഞ ഹദ്രാക്ദേശത്തിൽ (വരുന്നു) ദമസ്കും
അത് അമരും ഇടം. യഹോവെക്ക് ആകട്ടേ മനുഷ്യരിലും ഇസ്രയേൽ
൨ സൎവ്വഗോത്രങ്ങളിലും നോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. ദമസ്കിനോട് അണഞ്ഞ ഹ
മാത്തിലും ജ്ഞാനം ഏറയുള്ള ചോർ ചീദോനുകളിലും (അത് അമരും).
൩ ചോരല്ലോ തനിക്കു കോട്ട തീൎത്തു മണൽപോലേ വെള്ളിയും തെരുക്കളേ
൪ ചളി പോലേ തങ്കവും കുന്നിച്ചു. ഇതാ യഹോവ അതിനെ അടക്കിച്ചു
കടലിൽ അതിന്റെ അധികാരത്തെ (യഹെ. ൨൮, ൪) തള്ളും, അതും
൫ തീക്ക് ഇരയാം. അഷ്കലോൻ കണ്ടു ഭയപ്പെട്ടും, ഘജ്ജയും (കണ്ട്) ഏ
റ്റം നടുങ്ങും, എക്രോനും കൂടേ അതിന്റെ പ്രതീക്ഷ ചതിക്കയാൽ ത
ന്നേ; ഘജ്ജയിൽനിന്നു രാജാവ് ഒടുങ്ങും അഷ്കലോൻ വസിക്കാതാകും.
൬ അഷ്ദോദിൽ കലപ്പിഴകി വസിക്കും, ഫലിഷ്ടഡംഭത്തെ ഞാൻ അറുതി
൭ ചെയ്യും. അവന്റെ വായിൽനിന്നു ഞാൻ (യാഗ)രക്തത്തെയും പല്ലിട
യിൽനിന്ന് അറെപ്പുകളെയും നീക്കും, അവനും നമ്മുടേ ദൈവത്തിന്നായി

ശേഷിക്കയും, യഹൂദയിലേ തലവനോടും എക്രോന്യൻ യബൂസ്യനോടും
(൨ ശമു. ൨൪, ൧൮) ഒത്തുവരികയും ചെയ്യും.
൮ എന്റെ ആലയത്തിനോ സേനയായി കടക്കുന്നവനും തിരിക്കുന്നവ
നും ഇല്ലാതവണ്ണം ഞാൻ പാളയം ഇറങ്ങും, പീഡിപ്പിക്കുന്നവനു അവരു
ടേ മേൽ ഇനി കടക്കയും ഇല്ല, ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണാലേ കണ്ടുവ
൯ ല്ലോ. ചീയോൻപുത്രിയേ അത്യന്തം മകിഴ്ക, യരുശലേംപുത്രിയേ ആൎ
ക്കുക! ഇതാ നിൻരാജാവു നിങ്കലേക്കു വരും; അവൻ നീതിമാനും രക്ഷാ
ന്വിതനും ആയി എളിയവനും കഴുതയേറിയവനും തന്നേ, കഴുതപ്പെട്ട
൧൦ കളുടേ കുട്ടിപ്പുറത്തത്രേ. ഞാൻ എഫ്രയിമിൽനിന്നു തേരും യരുശലേ
മിൽനിന്ന് അശ്വവും അറുതി ചെയ്യും, പോർവില്ലും അററുപോകും. ആ
യവൻ ജാതികളോടു സമാധാനം ഉരെക്കും, അവന്റെ വാഴ്ച സമുദ്രം
മുതൽ സമുദ്രംവരേയും നദിമുതൽ ഭൂമിയററങ്ങളോളവും ആം (സങ്കീ.
൧൧ ൭൨, ൮).— എടീ നിണക്കും വെള്ളമില്ലാത്ത കുഴിയിൽനിന്നു നിന്റെ
ബദ്ധന്മാരെ നിൻനിയമരക്തം നിമിത്തം ഞാൻ വിട്ടയക്കുന്നുണ്ടു.
൧൨ ഹാ ആശാബദ്ധന്മാരായുള്ളോരേ ദുൎഗ്ഗത്തിലേക്കു തിരികേ വരുവിൻ!
ഇന്നു കൂടേ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നിതു: നിണക്ക് ഇരട്ടി തിരികേ തരാം
൧൩ (യശ. ൬൧, ൭). എങ്ങനേ എന്നാൽ ഞാൻ യഹൂദയെക്കൊണ്ടു വില്ലു
കുലെക്കും എഫ്രയിമിനാൽ തൊടുക്കും, ചീയോനേ നിന്റെ പുത്രരെ യാ
വാനേ നിൻമക്കൾക്കു നേരേ ഉണൎത്തി വിടും, നിന്നെ വീരന്റെ വാൾ
൧൪ പോലേ ആക്കും. യഹോവ അവൎക്കു മീതേ കാണാകും, മിന്നൽകണ
ക്കേ അവന്റെ അമ്പു പുറപ്പെടും, കൎത്താവായ യഹോവ കാഹളം ഊതി
൧൫ തെക്കേ കൊടുങ്കാററുകളോടും നടക്കും. സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ
അവരെ ആഛ്ഛാദിക്കും, അവർ (മാംസം) തിന്നു കവിണക്കല്ലുകളെ നി
ലത്തു ചവിട്ടുകയും (ചോര) കുടിച്ചു വീഞ്ഞിനാൽ വരുംപരിശു കൂററിടു
കയും യാഗകലശം പോലേ പീഠത്തിന്റെ കോണുകൾ കണക്കേ നിറ
൧൬ കയും ചെയ്യും (൨ മോ. ൨൭, ൨). അന്നാൾ അവരുടേ ദൈവമായ
യഹോവ ആടുകൾ പോലേ സ്വജനത്തെ രക്ഷിക്കും, ആയവർ അവ
൧൭ ന്റെ നാട്ടിന്മേൽ മിന്നുന്ന കിരീടമണികൾ ആയല്ലോ. അല്ലയോ അ
തിന്റെ ഭാഗ്യം എത്രയോ, ഭംഗിയും എന്തോ! ധാന്യം യുവാക്കളെയും
രസം കന്യമാരെയും മുളപ്പിക്കും.
൧൦, ൧ യഹോവയോടു വസന്തകാലത്തേമഴയെ ചോദിപ്പിൻ! യഹോവ
തന്നേ മിന്നല്പിണരുകളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, വന്മാരി അവൎക്കു പെയ്യിച്ചു അ

൨ വനവന്നു വയലിലേ സസ്യാദികൾ നല്കും. എങ്ങനേ എന്നാൽ തെരാ
ഫുകൾ (എന്ന പിതൃക്കൾ) നിസ്സാരം ഉരെച്ചു, ലക്ഷണക്കാർ ചതി ദൎശി
ച്ചു പഴുതായ സ്വപ്നങ്ങളെ ചൊല്ലി മായകൊണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കേ ഉള്ളൂ.
അതുകൊണ്ട് (ഇസ്രയേൽ) ആടുകൾ പോലേ യാത്രയായി, ഇടയൻ ഇല്ലാ
൩ യ്കയാൽ വലഞ്ഞുപോകുന്നു.— ഇടയന്മാൎക്കു നേരേ എന്റേ കോപം ജ്വ
ലിച്ചു ആട്ടുകൊററന്മാരെ ഞാൻ സന്ദൎശിക്കും; കാരണം സൈന്യങ്ങളുടയ
യഹോവ തന്റേ കൂട്ടമാകുന്ന യഹൂദാഗൃഹത്തെ സന്ദൎശിച്ചു പടയിലേ ത
൪ ന്റേ പ്രതാപക്കുതിര പോലേ ആക്കുന്നു. യഹൂദയിൽനിന്നു മൂലക്കല്ലും
അവനിൽനിന്നു കൂടാരക്കുററിയും അവനിൽനിന്നു പോർവില്ലും (ഉണ്ടു),
൫ പീഡിപ്പിക്കുന്നവനും ഒക്കയും അവനിൽനിന്നു വരും.— അവർ പോ
രിൽ (ശത്രുക്കളെ) തെരുക്കളേ ചളിയിൽ ചവിട്ടുന്ന വീരന്മാൎക്കു തുല്യരാ
യി പോരാടും, സാക്ഷാൽ യഹോവ അവരോടു കൂടേ ആകയാൽ കുതി
൬ രകൾപുറത്ത് ഏറുന്നവർ നാണിച്ചുപോകും. ഞാനും യഹൂദാഗൃഹത്തി
ന്ന് ആണ്മ വളൎത്തു യോസേഫ് ഗൃഹത്തെ രക്ഷിച്ചു അവരെ വസിപ്പി
ക്കും; ഞാൻ അവരെ കനിഞ്ഞുകൊണ്ടുവല്ലോ, അവരും ഞാൻ തള്ളി
വിട്ടിട്ടില്ലാത്ത പന്തിയിൽ ആയ്ത്തീരും, യഹോവയായ ഞാനല്ലോ അവ
൭ ൎക്കു ദൈവമായി അവൎക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നുണ്ടു. എഫ്രയിം ശൂരനു
സമനാകും, അവരുടേ ഹൃദയം വീഞ്ഞിനാൽ എന്ന പോലേ സന്തോ
ഷിക്കും, അവരുടേ മക്കളും കണ്ടു സന്തോഷിക്കും, അവരുടേ ഹൃദയം
യഹോവയിൽ മകിഴുകേ ആവു.

൮ ഞാൻ അവരെ വീണ്ടെടുക്കകൊണ്ട് അവൎക്ക് ഊഴലിട്ട് അവരെ ചേ
ൎത്തുകൊള്ളട്ടേ! അവരും (പണ്ടു) പെരുകിയ പ്രകാരം പെരുകി വരും.
൯ ഞാൻ അവരെ വംശങ്ങളിൽ വിതെക്കും, അവർ ദൂരദിക്കുകളിലും എ
൧൦ ന്നെ ഓൎത്തിട്ടു മക്കളുമായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടു മടങ്ങി വരും. അവരെ മി
സ്രദേശത്തുനിന്നു ഞാൻ തിരിപ്പിച്ചും അശ്ശൂരിൽനിന്നു ചേൎത്തുംകൊണ്ടു
ഗില്യാദ് ലിബനോൻ എന്ന ദേശത്തിൽ പൂകിക്കും, അവൎക്ക് ഇടം കാ
൧൧ ണാതേയും ആം. (യഹോവ) ആയവൻ ഞെരിക്കസാഗരത്തൂടേ കട
ന്നു കടലിൽ തിരകളെ അടിക്കും, കാരാററിൻ ആഴങ്ങൾ ഒക്കയും വ
ററിപ്പോകും, അശ്ശൂരിന്റേ ഡംഭത്തിന്നു താഴ്ച്ചയും മിസ്രക്കോലിന്നു നീക്ക
൧൨ വും വരും. ഞാൻ അവൎക്കു യഹോവയിങ്കൽ ആണ്മ വളൎക്കും, അവന്റേ
നാമത്തിൽ അവർ നടക്കയും ചെയ്യും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൧൧, ൧ ഹേ ലിബനോനേ, നിന്റേ ദേവദാരുക്കളെ തീ തിന്നുവാൻ നിൻ

൨ കതകുകളെ തുറക്ക! ദേവദാരു വീണും നിറന്നവ പാഴായും പോയതു
കൊണ്ടു കീൽമരമേ തൊഴിക്ക! ദുൎഗ്ഗമവനം കിഴിഞ്ഞതിനാൽ ബാശാനി
൩ ലേ പെരുമരങ്ങളേ തൊഴിപ്പിൻ! ഇടയന്മാരുടേ (മേച്ചൽ) നിറപ്പു
പാഴായതിനാൽ അവരുടേ വിലാപശബ്ദം (കേൾക്കാക)! യൎദ്ദന്റേ ഡം
ഭു പാഴായതിനാൽ ചെറുകോളരികൾ അലറുന്ന ഒച്ച (കേൾക്ക)!
൪ എൻദൈവമായ യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറഞ്ഞു: കുലെക്ക് അടുത്ത ആ
൫ ട്ടിങ്കൂട്ടത്തെ മേയ്ച്ചുകൊൾക! ആയവ കൊണ്ടവർ അവ കൊന്നിട്ടും
കുററക്കാർ എന്നു വരുന്നില്ല, അവറ്റെ വില്ക്കുന്നവരോ: യഹോവ വാഴ്ത്ത
പ്പെട്ടവനാക! ഞാൻ മുതൽ ഉണ്ടാക്കി എന്നു പറയുന്നു, അവറ്റെ മേയ്ക്കു
൬ ന്നവർ ആരും അവ ആദരിക്കുന്നതും ഇല്ല. ഞാനാകട്ടേ ഭൂനിവാസി
കളെ ഇനി ആദരിക്ക ഇല്ല എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു; ഇതാ
ഞാൻ മനുഷ്യരെ അവനവന്റേ കൂട്ടുകാരന്റേ കയ്യിലും സ്വരാജാവിൻ
കയ്യിലും അകപ്പെടുത്തും, ഇവർ ഭൂമിയെ ചതെച്ചുകളയും അവരുടേ ക
൭ യ്യിൽനിന്നു ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കയും ഇല്ല.— എന്നാറേ ഞാൻ കുലയാടുക
ളെ വിശേഷാൽ കൂട്ടത്തിൽ എളിയവറ്റെ മേച്ചുകൊണ്ടു് എനിക്കു രണ്ടു
ദണ്ഡുകളെ എടുത്തു; ഒന്നിന്നു മാധുൎയ്യം എന്നും മറേറതിന്നു സംബന്ധം
൮ എന്നും പേരുകൾ ഇട്ടു ആടുകളെ മേച്ചുപോന്നു. പിന്നേ ഇടയരിൽ
മൂവരെ ഞാൻ ഒരു മാസത്തിൽ തന്നേ ഇല്ലാതാക്കി. എങ്കിലും എനിക്ക്
അവരോടു ക്ഷമ ചുരുങ്ങിപ്പോയി, അവറ്റിന്നും എന്നിൽ ഉഴപ്പു തോ
൯ ന്നിയപ്പോൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞു: നിങ്ങളെ (ഇനി) മേയ്ക്ക ഇല്ല, ചാകുന്ന
തു ചാക, ഇല്ലാതാകുന്നത് ഇല്ലാതാക! ശേഷിച്ചവ തമ്മിൽ തന്നേ (പി
൧൦ ണങ്ങി) മാംസം തിന്നുക! എന്നിട്ടു മാധുൎയ്യം എന്ന ദണ്ഡിനെ ഞാൻ എ
ടുത്ത് ഒടിച്ചുകളഞ്ഞതു ഞാൻ സകലവംശങ്ങളോടും ചെയ്ത നിയമത്തെ
൧൧ (ഹോ. ൨, ൨൦) ഭംഗം ചെയ്വാനത്രേ. അന്നാളിൽ അതു ഭഗ്നമായി, ഉ
ടനേ ആടുകളിൽ എളിയവ എന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നവ തന്നേ: ഇതു യഹോ
൧൨ വാവചനം എന്ന് അറികയും ചെയ്തു.— അനന്തരം ഞാൻ: നിങ്ങൾക്കു
നന്നെന്നു തോന്നിയാൽ എന്റേ കൂലിയെ തരുവിൻ, തോന്നാഞ്ഞാൽ
വേണ്ടാ! എന്നു പറഞ്ഞാറേ എനിക്കു കൂലിയായി മുപ്പതു വെള്ളിശ്ശേക്കൽ
൧൩ തൂക്കി തന്നു. യഹോവ എന്നോടു പറഞ്ഞു: അവർ എന്നെ മതിച്ചുള്ള
ആശ്ചൎയ്യവിലയെ കുശവന്നു ചാടുക! എന്നാറേ ഞാൻ വെള്ളിയെ എടുത്തു
൧൪ യഹോവാലയത്തിൽ കുശവങ്കലേക്കു ചാടി, സംബന്ധം എന്നുള്ള ര
ണ്ടാം ദണ്ഡിനെയും ഒടിച്ചതു യഹൂദെക്കും ഇസ്രയേലിന്നും തമ്മിലുള്ള സ

൧൫ ഹോദരതയെ ഭംഗം ചെയ്വാൻ തന്നേ.— അനന്തരം യഹോവ എന്നോ
ടു പറഞ്ഞു: ഇനി മൂഢനായ ഇടയന്റേ കോപ്പ് എടുത്തുകൊൾക.
൧൬ ഞാൻ ഇതാ ദേശത്തിൽ എഴനീല്പിക്കുന്ന ഇടയനാകട്ടേ ഇല്ലാതാകുന്നവ
സന്ദൎശിക്ക ഇല്ല ചിന്നിയതു തിരക ഇല്ല മുറിഞ്ഞതിന്നു ചികിത്സിക്കയും
ഇല്ല, നില്ക്കുന്നതു പോററുകയും ചെയ്യാതേ തടിച്ചതിന്റേ മാംസം തിന്നു
൧൭ കുളമ്പുകളെ കൂടേ കീറിക്കളകയും. ആടുകളെ കൈ വിടുന്ന നിസ്സാര
നായ ഇടയന്നു ഹാ കഷ്ടം! അവന്റേ ഭുജത്തിന്മേലും വലങ്കണ്മേലും
വാൾ (കൊൾക)! അവന്റേ ഭുജം തീരേ വറണ്ടും വലങ്കണ്ണു തീരേ
പൊലിഞ്ഞും പോക!

൧൨. അദ്ധ്യായം. (—൧൩, ൬.)

അന്ത്യയുദ്ധത്തിൽ യഹൂദ ലോകരാജ്യങ്ങളെ ജയിപ്പാൻ (൯) അതിശയ ശക്തി പൂണ്ടും (൧൦) കൃപാത്മാവ് ഇറങ്ങീട്ടു ദൈവഹത്യാദോഷം അറിഞ്ഞ് അനുതപിച്ചും (൧൩, ൧) എല്ലാ വിഗ്രഹാൎച്ചനയും അശുദ്ധിയും അകററി വെടിപ്പു വരുത്തും.

൧ ഇസ്രയേലിന്മേൽ യഹോവാവചനത്തിൻ ആജ്ഞ. വാനങ്ങളെ പര
ത്തുകയും ഭൂമിയെ സ്ഥാപിക്കയും മനുഷ്യാത്മാവിനെ അവന്റേ ഉള്ളിൽ
൨ നിൎമ്മിക്കയും ചെയ്യുന്ന യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടാവിതു: ഇതാ ഞാൻ
യരുശലേമിനെ ചുററുമുള്ള സകലവംശങ്ങൾക്കും ചഞ്ചലിപ്പിക്കുന്ന കല
ശമാക്കി വെക്കുന്നു (യശ. ൫൧, ൧൭); യരുശലേമിനെ വളഞ്ഞുകൊള്ളു
൩ മ്പോൾ യഹൂദമേലും തട്ടും. അന്നാളിൽ സംഭവിപ്പിതു: ഞാൻ യരുശ
ലേമിനെ സകലവംശങ്ങൾക്കും ചുമട്ടുകല്ലാക്കും, അതിനെ എടുക്കുന്നവർ
ഏവരും പരിക്കുമുറി ഏല്ക്കും; ഭൂമിയിലേ ജാതികൾ ഒക്കയും അവളെ
൪ ക്കൊള്ളേ കൂട്ടമല്ലോ. അന്നാളിൽ ഞാൻ ഏതു കുതിരയെയും ക്രൂരൽ
കൊണ്ടും അതിന്മേൽ കയറിയവനെ ഭ്രാന്തുകൊണ്ടും അടിക്കും, എന്നു
യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു; എങ്കിലും യഹൂദാഗൃഹത്തിന്മേൽ ഞാൻ കണ്ണു
മിഴിച്ചു വംശങ്ങളുടേ എല്ലാ കുതിരയെയും കുരുടുകൊണ്ട് അടിക്കും.—
൫ അപ്പോൾ യഹൂദത്തലവന്മാർ തങ്ങളുടേ ഹൃദയത്തിൽ പറയും: യരുശലേം
നിവാസികൾ തങ്ങളുടേ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയാൽ
൬ എനിക്കു പരാക്രമം ആകുന്നു. അന്നു ഞാൻ യഹൂദത്തലവന്മാരെ വിറ
കുകളിങ്കീഴ് തീച്ചട്ടിയെ പോലേയും കററകളിൽ തീച്ചൂട്ടയെ പോലേയും
ആക്കീട്ടു വലത്തും ഇടത്തും ചൂഴന്ന സകലവംശങ്ങളെയും അവർ തിന്നു

കളെയും, യരുശലേം ഇനിയും യരുശലേം എന്ന സ്വസ്ഥാനത്തിൽ തന്നേ
൭ കുടിയേറി നില്ക്കും. യഹോവ യഹൂദക്കുടിലുകളെ മുമ്പേ തന്നേ രക്ഷി
ക്കും താനും, ദാവിദ് ഗൃഹത്തിൻ അഴകും യരുശലേംനിവാസികളുടേ
൮ അഴകും യഹൂദെക്കു മീതേ വലുതാകരുത് എന്നു വെച്ചത്രേ. അന്നു യ
ഹോവ യരുശലേംനിവാസികളെ ആച്ഛാദിക്കും, അവരിൽ വെച്ച് ഇ
ടറുന്നവനും അന്നു ദാവിദിനോടു തുല്യനും ദാവിദ് ഗൃഹം ദൈവത്തോടു
സമവും അവരുടേ മുമ്പിൽ (ചെല്ലുന്ന ൨ മോ. ൨൩, ൨൦) യഹോവാദൂത
൯ നോടു സമവും ആകും. അന്നു സംഭവിപ്പിതു: യരുശലേമിന്ന് എതി
രേ വരുന്ന സകലജാതികളെയും ഞാൻ സംഹരിപ്പാൻ ഭാവിക്കും.
൧൦ പിന്നേ ദാവിദ് ഗൃഹത്തിന്മേലും യരുശലേംനിവാസികളിന്മേലും ക
രുണായാചനകളുടേ ആത്മാവിനെ പകരും, അവർ കുത്തിക്കളഞ്ഞ എ
ന്നെ നോക്കിക്കൊൾകയും ഒററമകനെ വിചാരിച്ചു തൊഴിക്കും പോലേ
അവനെക്കുറിച്ചു തൊഴിക്കയും ആദ്യജാതനെച്ചൊല്ലി ശോകിക്കുംപോ
൧൧ ലേ അവനെച്ചൊല്ലി ശോകിക്കയും ചെയ്യും. അന്നാൾ യരുശലേമിലേ
അലമുറ വലുതാകും, മെഗിദ്ദോതാഴ്വരയിൽ ഹദദ്രിമ്മോന്റേ അലമുറ
൧൨ യോടു സമം. അതതുകുലം വേറേ നില്ക്കേ, ദേശം തന്നേ തൊഴിക്കും,
ദാവിദ് ഗൃഹത്തിൻകുലം തനിയേ, അവരുടേ സ്ത്രീകളും തനിയേ, നാഥാ
൧൩ ൻഗൃഹത്തിൻകുലം തനിയേ അവരുടേ സ്ത്രീകളും തനിയേ; ലേവിഗൃ
ഹത്തിൻകുലം തനിയേ അവരുടേ സ്ത്രീകളും തനിയേ; ശിമ്യിഗൃഹത്തിൻ
൧൪ (൪ മോ. ൩, ൨൧) കുലം തനിയേ അവരുടേ സ്ത്രീകളും തനിയേ; ശേ
ഷിച്ചുള്ള കുലങ്ങൾ ഒക്കയും അതതുകുലം തനിച്ചും അതിലേ സ്ത്രീകൾ ത
നിച്ചും (തൊഴിക്കും).
൧൩, ൧ അന്നാളിൽ ദാവിദ് ഗൃഹത്തിന്നും യരുശലേംനിവാസികൾക്കും പാ
൨ പത്തിന്നും പുലെക്കും ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു ഉറവു തുറന്നിരിക്കും. അന്നു
സംഭവിപ്പിതു: ഞാൻ വിഗ്രഹങ്ങളുടേ നാമങ്ങളെയും ഇനി ഒട്ടും ഓൎക്കാ
തവണ്ണം ദേശത്തുനിന്ന് അറുതിചെയ്യും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോ
വയുടേ അരുളപ്പാടു; പ്രവാചകരെയും അശുദ്ധിയുടേ ആത്മാവിനെയും
൩ ഞാൻ ദേശത്തിങ്കന്നു കടത്തിവിടും. പിന്നേയും ഒരു ആൾ പ്രവചിച്ചു
എന്നുവന്നാൽ അവന്റേ പെററവരായ അമ്മയപ്പന്മാർ: നീ യഹോവാ
നാമത്തിൽ ചതി ഉരെച്ചതുകൊണ്ടു ജീവിക്കരുത് എന്ന് അവനോടു പറ
ഞ്ഞു പെററമ്മയപ്പന്മാരും അവനെ പ്രവചനംഹേതുവായി കുത്തിക്കള
൪ കയും ആം. അന്നു പ്രവാചകർ അവനവൻ പ്രവചിക്കുമ്പോൾ ദൎ

നം നിമിത്തം നാണിക്കും, വഞ്ചിപ്പാൻ രോമപ്പുതെപ്പിനെ (൨ രാ. ൧, ൮)
൬ ഇനി ഉടുക്കയും ഇല്ല. ഞാൻ പ്രവാചകനല്ല കൃഷിപ്പണിക്കാരനത്രേ,
ചെറിയന്നേ ഒരു ആൾ എന്നെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടു എന്നു (അങ്ങനേ ഉള്ളവ
൭ ൻ) പറയും. നിൻേറ കൈകൾക്കു നടുവേ ഈ വെട്ടുകലകൾ എന്ത്
എന്ന് അവനോടു ചോദിച്ചാൽ: എൻേറ പ്രിയന്മാരുടേ വീട്ടിൽ കൊണ്ട
വ അത്രേ എന്നു പറയും.

൧൪. അദ്ധ്യായം. (൧൪, ൧—൧൩ അ.)

(൭) ശുദ്ധിവരുത്തുവാൻ ഇടയനും ആട്ടിങ്കൂട്ടത്തിന്നും ന്യായവിധി തട്ടിയ ശേഷം (൧൪, ൧) മാററാന്മാർ യരുശലേമിൽ കടന്നപ്പോൾ കൎത്താവു പ്രത്യക്ഷനായി രക്ഷിക്കയും (൭) നാട്ടിൽ എങ്ങും അനുഗ്രഹങ്ങളെ നിറെച്ചു (൧൨) ശത്രുക്കളെ നിഗ്രഹിച്ചു ശേഷിപ്പിനെ മനന്തിരിയിച്ചു (൨൦) പട്ടണത്തെ മുററും വിശുദ്ധീകരിക്കയും ചെയ്യും.

൭ **അ**ല്ലയോ വാളേ എൻേറ ഇടയനും എൻകൂട്ടാളിയും ആയ പുരുഷനെ
കൊള്ളേ ഉണരുക! എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയുടേ അരുളപ്പാ
ടു; ഇടയനെ വെട്ടുക, ആടുകൾ (൧൧, ൯) ചിന്നിപ്പോക! ചെറിയവരു
൮ ടേ മേൽ ഞാൻ തിരിക്കും താനും (യശ. ൧, ൨൫). അശേഷദേശത്തി
ലോ രണ്ടുകൂറ് അറുതിവന്നു കഴിഞ്ഞുപോകും, മൂന്നാമതു മാത്രം അതിൽ
൯ മിഞ്ചിപ്പോരും എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു. ആ മൂന്നാംകൂറിനെ
ഞാൻ തീയിൽ ആക്കി വെള്ളി ഉരുക്കുമ്പോലേ അവരെ ഉരുക്കി പൊ
ന്ന് ഊതിക്കഴിക്കുമ്പോലേ ഊതിക്കഴിക്കയും ചെയ്യും. ഈ കൂറു എൻനാമ
ത്തെ വിളിക്കയും ഞാൻ ഉത്തരം ചൊല്ലുകയും ആം; ഇത് എൻേറ ജനം
എന്നു ഞാൻ പറകയും യഹോവ എൻേറ ദൈവം എന്ന് അതു പറക
യും ചെയ്യും.
൧൪, ൧ ഇതാ യഹോവെക്ക് ഒരു ദിവസം വരുന്നു, അന്നു നിൻേറ കൊള്ള
൨ (യരുശലേമേ) നിന്നടുവിൽ പകുക്കപ്പെടും. യരുശലേമിനോടു പടകൂ
ടുവാനല്ലോ ഞാൻ സകലജാതികളെയും കൂട്ടിച്ചേൎക്കും, പട്ടണം പിടിപെ
ടുകയും വീടുകൾ കവൎച്ച ആകയും സ്ത്രീകളെ പുല്കുകയും പാതിനഗരം പ്ര
വാസത്തിന്നായി പുറപ്പെടുകയും ആം; ജനത്തിൻേറ ശേഷിപ്പു പട്ടണ
൩ ത്തിൽനിന്ന് അറുതിവരിക ഇല്ല താനും. അനന്തരം യഹോവ പുറ
പ്പെട്ടു പടനാളിൽ പണ്ടു പൊരുതന്ന് പോലേ ആ ജാതികളോടു പോ
൪ രാടും. അന്ന് അവൻേറ കാലുകൾ യരുശലേമിന്നു നേരേ കിഴക്കുള്ള

ഒലീവമലമേൽ നില്ക്കും, ഒലീവമല നടുതുടങ്ങി കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറുവഴി
യായി എത്രയും വലിയ താഴ്വരയായി വിണ്ടുപോകയും മലയാൽ പാതി
൫ വടക്കോട്ടും പാതി തെക്കോട്ടും വാങ്ങുകയും ചെയ്യും. മലകളുടേ താഴ്വര
അചലോളം (മീക ൧, ൧൧) നീളുന്നതു (കണ്ടു) നിങ്ങൾ എന്മലകളുടേ
താഴ്വരയൂടേ മണ്ടും; യഹൂദരാജാവായ ഉജ്ജീയാവിൻനാളുകളിൽ (ആ
മോ. ൧, ൧) നിങ്ങൾ ഭൂകമ്പത്തിങ്കന്നു മണ്ടിയപ്രകാരം മണ്ടും. ഉടനേ
എൻദൈവമായ യഹോവ വരും, സകലവിശുദ്ധന്മാരും നിന്നോട് ഒ
ന്നിച്ചത്രേ.
൬ അന്നാളിൽ സംഭവിപ്പിതു: വെളിച്ചം ഉണ്ടാക ഇല്ല, അഴകിയ ജ്യോ
൭ തിസ്സുകൾ സ്തംഭിച്ചുപോകും. യഹോവെക്ക് അറിയുന്ന ലോകൈകദി
വസമാകും, പകലുമല്ല രാവുമല്ല, വൈകുന്നേരത്തോ പ്രകാശം ആകും.
൮ ആ നാൾ ജീവനുള്ള വെള്ളങ്ങൾ യരുശലേമിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടും (യ
ഹെ. ൪൭, ൧), അതിൽ പാതി പൂൎവ്വസമുദ്രത്തിലും പാതി പശ്ചിമസമുദ്ര
൯ ത്തിലും ഒഴുകും, വേനല്ക്കാലത്തും ശീതകാലത്തും ആകും. യഹോവ സ
ൎവ്വഭൂമിമേലും രാജാവായിരിക്കും, അന്നു യഹോവ ഒരുവനും അവന്റേ നാ
൧൦ മം ഒന്നും എന്നിരിക്കും. അശേഷദേശവും ഗെബമുതൽ യരുശലേമിന്നു
തെക്കേ രിമ്മോൻവരേയും സമഭൂമിയായി തിരിയും, പട്ടണമോ ഉയൎന്നു
വന്നു ബിന്യമീൻവാതിലോട്ടു ഒന്നാം വാതിലിൻ സ്ഥലത്തോളവും കോൺ
വാതിൽവരേയും ഹനാനേൽഗോപുരംമുതൽ രാജച്ചക്കാലകൾവരേയും
൧൧ സ്വസ്ഥലത്തിൽ കുടികൾ പാൎത്തും ഇരിക്കും. അതിൽ ആൾ വസിക്കും,
പ്രാക്കൽ ഇനി തട്ടുകയും ഇല്ല, യരുശലേം നിൎഭയമായി വസിക്കേ ഉള്ളു.
൧൨ പിന്നേ യരുശലേമിനോടു പോരാടിയ സകലവംശങ്ങളെയും ബാധി
പ്പിക്കും ബാധ ആവിതു: അവനവൻ കാലുകളിന്മേൽ നില്ക്കേ, അവ
ന്റേ മാംസം പുഴക്കും, അവന്റേ കണ്ണുകൾ അതതിന്റേ കുഴികളിൽ
൧൩ അഴുകും, നാവ് അവരുടേ വായിൽവെച്ച് അഴുകും. അന്നാളിൽ എ
ങ്കിലോ യഹോവയിങ്കന്നു വലിയ കലക്കം അവരിൽ ഉണ്ടാകും, അവന
വൻ കൂട്ടുകാരന്റേ കൈ പിടിക്കയും അവനവന്റേ കൈ മററവന്റേ
൧൪ കൈക്ക് എതിരേ ഓങ്ങുകയും ചെയ്യും. യഹൂദ കൂടേ യരുശലേമിൽ
പോരാടും, പിന്നേ ചുററുമുള്ള സകലജാതികളുടേ പൊൻ വെള്ളി വ
൧൫ സ്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയുള്ള ഏറിയ സമ്പത്തു ചേൎക്കപ്പെട്ടും. ആ പാളയങ്ങ
ളിൽ ഇരിക്കുന്ന കുതിര കോവേർകഴുത ഒട്ടകം കഴുത മുതലായ നാല്ക്കാ
ലികൾക്ക് ഒക്കയും തട്ടുന്ന ബാധ ഈ ബാധ പോലേ ആകും.

൧൬ അനന്തരം യരുശലേമിന്ന് എതിരേ വന്ന സകലജാതികളിൽനിന്നും
മിഞ്ചിയത് ഒക്കയും സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്ന രാജാവിനെ നമ
സ്കരിപ്പാനും കൂടാരപ്പെരുനാളെ കൊണ്ടാടുവാനും ആണ്ടുതോറും കരേറി
൧൭ വരും. സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ എന്ന രാജാവെ നമസ്കരിപ്പാൻ
ഭൂകുലങ്ങളിൽ ആരാനും യരുശലേമിലേക്കു കരേറാതിരുന്നാൽ അവരു
൧൮ ടേ മേൽ മാരി പെയ്കു ഇല്ല. മിസ്രകുലം കരേറാതേ വരാതേ ഇരുന്നാൽ
അവൎക്കും അങ്ങനേ പെയ്യാ. കൂടാരപ്പെരുനാളെക്കൊണ്ടാടുവാൻ കരേ
റാത്ത ജാതികളിൽ യഹോവ തട്ടിക്കുന്ന ബാധ സംഭവിക്കേ ഉള്ളു.
൧൯ ഇതു മിസ്രയുടേ പാപ(ഫല)ം ആകും, കൂടാരപ്പെരുനാൾ കൊണ്ടാടുവാൻ
കരേറാത്ത സകലജാതികളുടേ പാപ(ഫല)വും ഇതത്രേ.
൨൦ അന്നു യഹോവെക്കു വിശുദ്ധം എന്നതു (൨ മോ. ൩൯, ൩൦) കുതിരക
ളുടേ മണികൾമേലും ഉണ്ടു, യഹോവാലയത്തേക്കുടങ്ങളും ബലിപീഠ
൨൧ ത്തിന്മുമ്പേ ഉള്ള കലശങ്ങൾ പോലേ ആകും. യരുശലേമിലും യഹൂദ
യിലും കാണുന്ന ഏതു കുടവും സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവെക്കു വിശുദ്ധ
മാകും. യാഗം കഴിക്കുന്നവർ എല്ലാം വന്നു അതിൽനിന്ന് എടുത്തു വേ
വാൻ വെക്കും. അന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയുടേ ആലയത്തിൽ
ഇനി (വ്യാപാരി) കണാന്യൻ ഇരിക്കയും ഇല്ല.

MALACHI.

മലാകി.

൧ ഇസ്രയേലിന്നു മലാകിമുഖേന യഹോവാവചനത്തിൻആജ്ഞ.

൧. അദ്ധ്യായം. (—൨, ൯.)

യഹോവ പ്രത്യേകസ്നേഹം കാണിച്ചതു (൬) പുരോഹിതർ മറന്നു ദുർയ്യാഗ ങ്ങൾ കഴിക്കയാൽ (൨, ൧) അനുതപിയാഞ്ഞിൽ ശിക്ഷ ആസന്നം.

൨ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു എന്നു യഹോവ പറയുന്നു. ഏതിനാൽ
ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു? എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നുവല്ലോ. ഏസാവ് യാ
ക്കോബിന്നു സഹോദരൻ അല്ലയോ? എന്നു യഹോവയുടേ അരുളപ്പാടു.
൩ ഞാനോ യാക്കോബെ സ്നേഹിച്ചു ഏസാവെ പകെച്ചു അവന്റേ മലകളെ
പാഴാക്കി അവന്റേ അവകാശത്തെ മരുവിലേ കുറുക്കന്മാൎക്കു കൊടുത്തു
൪ വിട്ടു. നാം ഇടിഞ്ഞുപോയിട്ടും അഴിഞ്ഞവ തിരികേ പണിയും എന്ന്
എദോം പറകിലും സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നു: അ
വർ പണിയട്ടേ ഞാൻ തകൎക്കും താനും, അവൎക്കു ദുഷ്ടതാസീമ എന്നും യ
ഹോവ എന്നേക്കും ക്രുദ്ധിക്കുന്ന ജനം എന്നും പേർ വരികയും ആം.
൫ നിങ്ങളുടേ കണ്ണുകൾ കണ്ടു: യഹോവ ഇസ്രയേൽസീമെക്കു മീതേ വലി
യവനായി കാട്ടുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ പറകയും ചെയ്യും.

൬ മകൻ അച്ഛനെയും ദാസൻ ഉടയവനെയും ബഹുമാനിക്കും. ഞാ
നോ അച്ഛൻ എങ്കിൽ എന്റേ ബഹുമാനം എവിടേ? ഞാൻ ഉടയവൻ
എങ്കിൽ എന്റേ ഭയം എവിടേ? എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ നി

ങ്ങളോടു ചോദിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരേ! എൻനാമത്തെ ധിക്കരിക്കുന്ന
വർ എങ്കിലും: നിൻനാമത്തെ ഏതുകൊണ്ടു ധിക്കരിച്ചു? എന്നു പറയു
൭ ന്നോരേ! എൻബലിപീഠത്തിന്മേൽ തീണ്ടിയ ആഹാരം അടുപ്പിക്കുന്ന
വർ, എങ്കിലും: നിന്നെ തീണ്ടിച്ചത് ഏതുകൊണ്ടു? എന്നു പറയുന്നോ
രേ! (തീണ്ടിച്ചതോ) യഹോവയുടേ മേശ മാനക്കുറവുള്ളതത്രേ എന്നു നി
൮ ങ്ങൾ പറകകൊണ്ടു തന്നേ. യാഗത്തിന്നായി നിങ്ങൾ കുരുടായത് അടു
പ്പിച്ചാൽ ദുഷ്യം ഇല്ല, മുടവും ദീനവുമുള്ളത് അടുപ്പിച്ചാലും ദുഷ്യം ഏതും
ഇല്ല! അല്ലയോ നിന്റേ നാടുവാഴിക്കു കാഴ്ച വെച്ചാലും! അവൻ നിന്നെ
രുചിക്കുമോ, നിൻമുഖത്തെ അംഗീകരിക്കുമോ? എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ
൯ യഹോവ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ കനിഞ്ഞുകൊൾവാൻ
അവന്റേ മുഖപ്രസാദം തേടുവിൻ! നിങ്ങളുടേ കയ്യിൽനിന്ന് ഈ വക
ഉണ്ടായ ശേഷം നിങ്ങടേ മുഖത്തെ അംഗീകരിക്കുമോ? എന്നു സൈന്യ
ങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നു.

൧൦ എന്റേ ബലിപീഠത്തെ വെറുതേ (കത്തിച്ചു) പ്രകാശിപ്പിക്കാതവണ്ണം
നിങ്ങളിൽ ആരാൻ കതകുകളെ അടെച്ചു പൂട്ടിയാൽ കൊള്ളാം! എനിക്കു
നിങ്ങളിൽ ഇഷ്ടം ഇല്ല എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നു;
൧൧ നിങ്ങടേ കയ്യിൽനിന്നു വഴിപാടു രുചിക്കയും ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടെ
ന്നാൽ സൂൎയ്യോദയം മുതൽ അസ്തമയംവരേ എന്റേ നാമം ജാതികളിൽ
വലിയത് (ആകും), എല്ലാവിടത്തും എന്നാമത്തിന്നു ധൂപം കാട്ടിയും ശുദ്ധ
വഴിപാടു തന്നേ അടുപ്പിച്ചും പോരുന്നുണ്ടു, എന്റേ നാമം ജാതികളിൽ
൧൨ വലിയതു സത്യം, എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നു. നിങ്ങ
ളോ: യഹോവയുടേ മേശ തീണ്ടിയത് എന്നും അതിന്റേ വരവ് എങ്കി
ലോ അതിലേ ആഹാരം മാനക്കുറവുള്ളത് എന്നും പറകയാൽ എന്നാമ
൧൩ ത്തെ ബാഹ്യമാക്കിക്കളയുന്നു. കാൺ (എന്തൊരു) അദ്ധ്വാനം! എന്നു
ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു നിങ്ങൾ (എൻമേശയെ) ഊതിക്കളയുന്നു, എന്നു സൈ
ന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നു; കവൎന്നതും മുടവും ദീനവും ഉള്ളതിനെ
യും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു വഴിപാടു കഴിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടേ കയ്യിൽനി
൧൪ ന്ന് ആയതിനെ രുചിക്കുമോ? എന്നു യഹോവ പറയുന്നു. (ആട്ടു)കൂട്ട
ത്തിൽ ആൺ ഇരിക്കേ (പെൺ കഴിച്ചു) ചതിക്കുന്നവനും നേൎന്ന ശേ
ഷം കൎത്താവിന്നു കേടുള്ളതു യജിക്കുന്നവനും ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. ഞാൻ
വലിയ രാജാവല്ലോ, ജാതികളിൽ എന്റേ നാമം ഭയകാരണവും തന്നേ
എന്നു യഹോവ പറയുന്നു.

൨, ൧ ഇപ്പോൾ പുരോഹിതരേ ഈ കല്പന നിങ്ങൾക്ക് (ഉണ്ടായി):
൨ നിങ്ങൾ എന്നാമത്തിന്നു തേജസ്സു കൊടുക്കത്തക്കവണ്ണം കേളാതേയും മന
സ്സിൽ വെക്കാതേയും പോയാൽ ഞാൻ ശാപത്തെ നിങ്ങളിലേക്ക് അയ
ച്ചു നിങ്ങളുടേ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ശപിച്ചുകളയും, എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ
യഹോവ പറയുന്നു. അതേ നിങ്ങൾ ഒട്ടും മനസ്സിൽ വെക്കായ്കയാൽ
൩ അതിനെ ശപിച്ചിട്ടുണ്ടു. ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ഭുജത്തെ നിൎഭത്സി
ക്കുന്നു, നിങ്ങളുടേ മുഖങ്ങളിൽ മലം ചിതറും, നിങ്ങടേ പെരുനാളുകളു
ടേ ചാണകം തന്നേ; അതിനോടു നിങ്ങളെ എടുത്തു കൂട്ടുകയും ചെയ്യും.
൪ ഞാൻ ഈ കല്പന ലേവിയോടുള്ള എന്റേ നിയമം ആവാൻ നിങ്ങൾക്ക്
അയച്ചപ്രകാരം നിങ്ങൾ അറികയുമാം, എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോ
൫ വ പറയുന്നു.— അവനോടു (മുമ്പേ) ഉള്ള എന്റേ നിയമമായതു ജീവ
നും സമാധാനവും തന്നേ. ഇവ ഞാൻ അവന്നു ഭയഹേതുവാവാൻ
൬ കൊടുത്തു, അവനും എന്നെ ഭയപ്പെട്ടു എന്നാമത്തിങ്കൽ കൂശി. സത്യത്തി
ന്റേ ധൎമ്മോപദേശം അവന്റേ വായിൽ ഉണ്ടായി, അവന്റേ അധര
ങ്ങളിൽ വക്രത കണ്ടതും ഇല്ല, അവൻ സമാധാനത്തിലും നേരിലും എ
൭ ന്നോടു കൂടി നടന്നു അനേകരെ അകൃത്യത്തിൽനിന്നു മടക്കി. പുരോ
ഹിതന്റേ അധരങ്ങൾ അറിവിനെ കാത്തുകൊള്ളേണ്ടതല്ലോ, അവൻ
സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവയുടേ ദൂതൻ ആകയാൽ അവന്റേ വായിൽ
൮ നിന്നു ധൎമ്മോപദേശം അന്വേഷിപ്പാറും ഉണ്ടു. നിങ്ങളോ വഴിയെ
വിട്ടു മാറി, പലരെയും ധൎമ്മോപദേശത്തിങ്കൽ ഇടറിച്ചു ലേവ്യരുടേ നി
യമത്തെ കെടുത്തുകളഞ്ഞു, എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നു.
൯ അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ എന്റേ വഴികളെ കാക്കാതേ ധൎമ്മവെപ്പിൽ മുഖ
പക്ഷം എടുക്കയാൽ ഞാനും നിങ്ങളെ എല്ലാ ജനത്തോടും മാനക്കുറവുള്ള
വരും ഹീനരും ആക്കിവെക്കുന്നുണ്ടു.

൨. അദ്ധ്യായം.

(൧൦) അന്യമതക്കാരത്തികളെ വേൾക്കുന്നതിനെയും (൧൩) ഭാൎയ്യമാരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയും (൧൭) ദൈവത്തിൽ വിരക്തി പരക്കുന്നതിനെയും ശാസിക്കുന്നു.

൧൦ നമുക്ക് എല്ലാവൎക്കും ഒരു പിതാവ് ഇല്ലയോ (൧, ൬)? ഒരു ദേവൻ ത
ന്നേ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചില്ലയോ? പിന്നേ നമ്മിൽ വിശ്വാസവഞ്ചനം കാട്ടി

൰൧ നമ്മുടേ അഛ്ശന്മാരുടേ നിയമത്തെ ബാഹ്യമാക്കുവാൻ എന്തു? യഹൂദ
വിശ്വാസവഞ്ചനം ചെയ്യുന്നു, ഇസ്രയേലിലും യരുശലേമിലും അറെപ്പു
നടക്കുന്നു; യഹോവ സ്നേഹിക്കുന്ന അവന്റെ വിശുദ്ധസഭയെ യഹൂദ
൰൨ ബാഹ്യമാക്കി അന്യദേവന്റെ മകളെ കെട്ടിയല്ലോ. ഇതു ചെയ്യുന്ന
ആൾക്കു യഹോവ ഉണൎച്ചയുള്ളവനെയും ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നവനെയും
സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവെക്കു വഴിപാട് അൎപ്പിക്കുന്നവനെയും യാ
ക്കോബിൻകൂടാരങ്ങളിൽനിന്നു ഛേദിച്ചുകളയാവു!

൰൩ രണ്ടാമതും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നിതു: യഹോവ വഴിപാടിനെ നോക്കി
തിരയാതേയും നിങ്ങടേ കൈയിൽനിന്നു രുചിക്കുന്നതു കൈക്കൊള്ളാ
തേയും ഇരിപ്പോളം, അവന്റെ ബലിപീഠത്തെ കണ്ണുനീർ കേഴ്ച ഞര
൰൪ ക്കവുംകൊണ്ടു മൂടുക തന്നേ. ഏതുകൊണ്ടു? എന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു.
നിന്റെ കൂറുകാരത്തിയും നിയമത്താൽ കെട്ടിയവളും (സദൃ. ൨, ൰൭)
ആയിട്ടും നീ വിശ്വാസവഞ്ചനം ചെയ്യു നിന്റെ ബാല്യത്തിലേ ഭാൎയ്യെ
൰൫ ക്കും നിണക്കും യഹോവ സാക്ഷി ആകകൊണ്ടത്രേ. ആത്മാവിൻ ശേ
ഷിപ്പു മാത്രം ഉള്ളവൻ ഒരുത്തനും ഇതു ചെയ്യാതു. ആ ഏകൻ ചെയ്യു
തോ (൧ മോ. ൨൧) എന്തു? ആയവൻ ദൈവത്തിൻസന്തതിയെ
അന്വേഷിക്കുന്നവനത്രേ. എങ്കിൽ നിങ്ങളുടേ ആത്മാവിന്നായി കരു
തിക്കൊൾവിൻ! നിന്റെ ബാല്യത്തിലേ ഭാൎയ്യയോടു വിശ്വാസക്കേടു കാ
൰൬ ട്ടുകയും ഒല്ലാ. ഞാനാകട്ടേ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ പകെക്കുന്നു എന്നു
ഇസ്രയേലിൻദൈവമായ യഹോവ പറയുന്നു; അങ്ങനേ ചെയ്യുന്നവൻ
തന്റെ വസ്ത്രത്തെ സാഹസത്താൽ മൂടും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോ
വ പറയുന്നു. എങ്കിൽ നിങ്ങളുടേ ആത്മാവിന്നായി കരുതിക്കൊണ്ടു വി
ശ്വാസക്കേടു കാട്ടായ്വിൻ!

൰൭ നിങ്ങളുടേ വാക്കുകളെക്കൊണ്ടു യഹോവയെ മുഷിപ്പിക്കുന്നു. ഏതി
നാൽ മുഷിപ്പിച്ചു? എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു. തീമ ചെയ്യുന്ന ഏവനും
യഹോവയുടേ കണ്ണുകൾക്കു നല്ലവൻ എന്നും, ഈ വകയിൽ അവന്നു
ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു എന്നും അല്ലായ്കിൽ ന്യായവിധിയുടേ ദൈവം എവി
ടേ? എന്നും നിങ്ങൾ പറകകൊണ്ടു തന്നേ.

൩. അദ്ധ്യായം.

യഹോവാദിവസത്തിന്ന് ഒരു ദൂതൻ വഴി ഒരുക്കിയ ശേഷം നിയമ ദൂതൻ എത്തി ന്യായവിധിയെ നടത്തും. (൭) അനുഗ്രഹക്കുറവിന്നു പിശുക്കും (൧൩) പൊറുമയില്ലാത്ത പിറുപിറുപ്പും തന്നേ കാരണം. (൧൯) ദുഷ്ടർക്കും സാധുക്കൾക്കും ഉള്ള വ്യത്യാസം ന്യായവിധിയിൽ വെളിപ്പെടും. (൨൨) മോശയെ കുറിക്കൊണ്ടു ഏലീയാവിൻവരവിനെ കാത്തിരിക്കേണം.

൧ ഇതാ എൻേറ മുമ്പിൽ വഴിയെ ഒരുക്കുവാൻ (യശ. ൪൦, ൩) ഞാൻ എ
ൻേറ ദൂതനെ അയക്കുന്നുണ്ടു; പിന്നേ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കൎത്താ
വും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമദൂതനും ആയവൻ പെട്ടന്നു തൻേറ
മന്ദിരത്തിലേക്കു വരും; ഇതാ വരുന്നു, എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോ
൨ വ പറയുന്നു. എന്നാൽ അവൻേറ വരവിൻനാളിനെ പൊറുപ്പത്
ആർ? അവൻ കാണാകുമ്പോൾ നില്ക്കുന്നത് ആർ? അവൻ ആകട്ടേ
ഊതിക്കഴിക്കുന്നവൻേറ തീയോടും അലക്കുന്നോരുടേ ചവൎക്കാരത്തോടും
൩ സമം. അവൻ ഇരുന്നുകൊണ്ടു വെള്ളിയെ ഊതിക്കഴിച്ചു ശുദ്ധമാക്കും;
ലേവിപുത്രന്മാരെ പൊൻവെള്ളിയെ പോലേ ഉരുക്കി ശോധന ചെയ്യും'
അവർ നീതിയിൽ യഹോവെക്കു വഴിപാട് അൎപ്പിക്കുന്നവർ ആവോളം
൪ തന്നേ. അപ്പോൾ യഹൂദയും യരുശലേമും കഴിക്കുന്ന വഴിപാടു പണ്ടേ
നാളുകളിലും പുരാതനവൎഷങ്ങളിലും എന്ന പോലേ യഹോവെക്കു നിര
൫ ക്കും.— ന്യായവിധിക്കായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് അണഞ്ഞു ക്ഷുദ്രക്കാൎക്കും
വ്യഭിചാരികൾക്കും കള്ളസ്സത്യക്കാൎക്കും കൂലിക്കാരൻേറ കൂലിയെയും വിധ
വ അനാഥനെയും ഞെരുക്കി പരദേശിയെ പിഴക്കി എന്നെ ഭയപ്പെടാ
൬ തേ നടക്കുന്നവൎക്കും എതിരേ വിരയുന്ന സാക്ഷി ആകും. കാരണം:
യഹോവയായ ഞാൻ മാറാത്തവൻ, യാക്കോബ് പുത്രരായ നിങ്ങൾ മുടി
യാത്തവർ എന്നതത്രേ.
൭ നിങ്ങടേ അപ്പന്മാരുടേ നാളുകൾമുതൽ തന്നേ നിങ്ങൾ എൻവെപ്പു
കളെ കാത്തുകൊള്ളാതേ വിട്ടു മാറി; എങ്കലേക്കു മടങ്ങുവിൻ, ഞാനും നി
ങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങും, എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നു. ഏ
൮ തിൽ മടങ്ങേണ്ടു? എന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോ
ടു വഞ്ചിക്കാമോ എന്നുവെച്ചോ നിങ്ങൾ എന്നോടു വഞ്ചിച്ചെടുക്കുന്നതു? എ
ന്നാൽ ഏതിൽ നിന്നോടു വഞ്ചിച്ചു? എന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. ദശാം
൯ ശത്തിലും മീത്തിലും തന്നേ. നിങ്ങൾ ശാപംകൊണ്ടു ശപിക്കപ്പെട്ടിട്ടും

൧൦ എന്നോടു വഞ്ചിച്ചുപോരുന്നു, ഈ ജാതി ഒക്കയും തന്നേ.— എന്റെ ഭവ
നത്തിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്നു സകലദശാംശത്തെയും പാണ്ടി
ശാലയിലേക്കു കൊണ്ടുവരുവിൻ! ഇതുകൊണ്ട് എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു നോ
ക്കുവിൻ: ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു വാനത്തിൻചാലകങ്ങളെ തുറന്നു ആശീൎവ്വാ
ദത്തെ മതിയാവോളം പൊഴിക്ക ഇല്ലയോ? എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യ
൧൧ ഹോവ പറയുന്നു. തിന്നിത്തുള്ളനെയും നിലത്തു വിളവിനെ കെടുക്കാ
തവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ശാസിക്കും, വയലിലേ വള്ളിക്കു ഫലം
ചൊട്ടിപ്പോകയും ഇല്ല, എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നു
൧൨ സകലജാതികളും നിങ്ങളെ ധന്യർ എന്നു പുകഴും, നിങ്ങൾ പ്രസാദദേ
ശം ആകുമല്ലോ, എന്നു സൈന്യങ്ങളുടേ യഹോവ പറയുന്നു.
൧൩ നിങ്ങളുടേ വാക്കുകൾ എന്റെ നേരേ പ്രബലിച്ചുപോയി, എന്നു യ
ഹോവ പറയുന്നു. നിന്റെ നേരേ ഞങ്ങളിൽ ഏതു വാക്ക് ഉണ്ടായി?
൧൪ എന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതു വ്യൎത്ഥം എ
ന്നും അവന്റെ വിചാരണ നാം കാത്തുകൊണ്ടതിനാലും സൈന്യങ്ങളു
ടയ യഹോവയുടേ മുമ്പാകേ കറുത്തു നടന്നതിനാലും എന്തൊരു ലാഭം?
൧൫ എന്നും, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അഹങ്കാരികളെ ധന്യർ എന്നു പുകഴുന്നു,
ദുഷ്ടത ചെയ്യുന്നവർ പണിയപ്പെട്ടുവന്നതല്ലാതേ അവർ ദൈവത്തെ
പരീക്ഷിച്ചുപോയിട്ടും വഴുതിപ്പോരുകയും ചെയ്യുവല്ലോ എന്നും നിങ്ങൾ
൧൬ പറയുന്നു. അപ്പോൾ യഹോവയെ ഭയപ്പെടുന്നവർ ഓരോരുത്തർ ത
മ്മിൽ സംസാരിച്ചു യഹോവയും കുറിക്കൊണ്ടു കേട്ടു; യഹോവയെ ഭയ
പ്പെടുന്നവൎക്കും അവന്റെ നാമത്തെ നണ്ണുന്നവൎക്കും ഒരു ഓൎമ്മപുസ്തകം
൧൭ അവന്റെ മുമ്പാകേ എഴുതപ്പെടുകയും ചെയ്യു. സൈന്യങ്ങളുടയ യ
ഹോവ പറയുന്നിതു: ഇവർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാളിലേക്ക് എനിക്കു
ഭണ്ഡാരം ആകും (൨ മോ. ൧൯, ൫) ഓർ ആൾ തന്നെ സേവിക്കുന്ന മക
൧൮ നെ ആദരിക്കുമ്പോലേ ഞാൻ അവരെ ആദരിച്ചുകൊള്ളും. അപ്പോൾ
നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നീതിമാനും ദുഷ്ടനും തമ്മിലും ദൈവത്തെ സേവി
ക്കുന്നവനും സേവിക്കാത്തവനും തമ്മിലും ഉള്ള ഭേദത്തെ കാണും.
൧൯ എങ്ങനേഎന്നാൽ ചൂളപോലേ കത്തുന്ന നാൾ വരുന്നു, അന്ന് എല്ലാ
അഹങ്കാരികളും ദുഷ്ടത ചെയ്യുന്നവരും ഏവരും (൧൫) താളടി ആകും,
വരുന്ന നാൾ അവരെ വേരും കൊമ്പും ശേഷിപ്പിക്കാതേ ദഹിപ്പിക്കും
൨൦ എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോവ പറയുന്നു, എൻനാമത്തെ ഭയപ്പെടു
ന്ന നിങ്ങൾക്കോ നീതിസൂൎയ്യൻ ചിറകുകളിൽ ആരോഗ്യവുമായി ഉദിക്കും;

നിങ്ങളും ആലയിലെ കന്നുകൾകണക്കേ പുറത്തുവന്നു തുള്ളി ദുഷ്ടരെ
൨൧ മെതിക്കും; ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാളിൽ അവർ സാക്ഷാൽ നിങ്ങളുടേ
ചുവട്ടടികൾക്കു കീഴേ ഭസ്മമായിരിക്കും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടയ യഹോ
വ പറയുന്നു.

൨൨ ഞാൻ ഹോരേബിൽ വെച്ചു എല്ലാ ഇസ്രയേലിന്നും വെപ്പുകളെയും
ന്യായങ്ങളെയും കല്പിച്ചുള്ള മോശെ എന്ന എൻദാസന്റെ ധർമ്മോപദേ
൨൩ ശത്തെ ഓർത്തുകൊൾവിൻ. യഹോവയുടേ വലുതും ഭയങ്കരവും ആയ
നാൾ വരുംമുമ്പേ (യോ. ൩, ൪) ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു പ്രവാചകനാ
൨൪ യ ഏലീയാവെ അയക്കുന്നുണ്ടു. ഞാൻ വന്നു ദേശത്തെ പ്രാക്കൽകൊ
ണ്ടു അടിക്കാതേ ഇരിപ്പാൻ അവൻ അഛ്ശന്മാരുടേ ഹൃദയത്തെ മക്കളി
ലേക്കും മക്കളുടേ ഹൃദയത്തെ അഛ്ശന്മാരിലേക്കും തിരിപ്പിക്കും.

BO
L.
Ma

BOUND BY
L. Joshua
Mangalore.

THE

PROPHETICAL BOOKS

OF THE

OLD TESTAMENT

TRANSLATED OUT OF THE HEBREW

INTO MALAYALAM

BY THE

Rev. Dr. H. GUNDERT
Basel German Ev. Mission.

First Edition

വലിയ ചെറിയ പ്രവാചകന്മാർ

എന്നിവ അടങ്ങുന്ന

പ്രവാചകലേഖകൾ

MANGALORE
TO BE HAD AT THE BASEL MISSION BOOK & TRACT DEPOSITORY
1886